


Digitized by the Internet Archive in 2023 with funding from University of Toronto





Population and Dwelling Characteristics

Occupation


Caractéristiques de la population et des logements

Profession



Canada 1986

93-112





Statistics

Statistique Canada Canadä



Population and Dwelling Characteristics

Caractéristiques de la population et des logements

Occupation

Profession

# The Nation · Le Pays

Published under the authority of the Minister of Regional Industrial Expansion and the Minister of State for Science and Technology

Extracts from this publication may be reproduced for individual use without permission provided the source is fully acknowledged. However, reproduction of this publication in whole or in part for purposes of resale or redistribution requires written permission from the Programs and Publishing Products Group, Acting Permissions Officer, Crown Copyright Administration, Canadian Government Publishing Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

March 1989

Price: Canada, \$77.00 Other Countries, \$90.00 Catalogue 93-112

ISBN 0-660-53632-3

Ottawa

Publication autorisée par le ministre de l'Expansion industrielle régionale et le ministre d'État, sciences et technologie

Le lecteur peut reproduire sans autorisation des extraits de cette publication à des fins d'utilisation personnelle à condition d'indiquer la source en entier. Toutefois, la reproduction de cette publication en tout ou en partie à des fins commerciales ou de redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une autorisation écrite du Groupe des programmes et produits d'édition, agent intérimaire aux permissions, administration des droits d'auteur de la Couronne, Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Mars 1989

Prix: Canada, \$77.00 Autres pays, \$90.00

Catalogue 93-112

ISBN 0-660-53632-3

Ottawa



# PREFACE

"The Nation" is a data series designed to illustrate the scope and depth of the information collected by the 1986 Census. This is achieved by displaying considerable detail on selected variables (for example, occupation) or alternatively by crosstabulating variables to illustrate the analytical potential of the data (for example, age by sex and marital status). In addition, some tables include comparison to 1981 data and a few basic tables show data from earlier censuses.

The series consists of nineteen (19) publications. The first four (4) publications released contain basic information collected from all households on demographic, family, household and dwelling characteristics. The remainder of the publications contain data collected from a 20% sample of households. Included is information covering social, cultural, labour and income characteristics. Additional information is also available on languages, families, households and dwellings.

The series provides national coverage. Most tables include provincial and territorial data but no subprovincial data are presented.

In addition to "The Nation", there are two other data series. The "Profiles" series provides a statistical overview of a particular subprovincial area (e.g., municipality) touching on a wide selection of census variables but providing a limited amount of detail. The series "Dimensions" provides data on selected topics for which there has been considerable interest expressed such as the immigrant population, ethnic groups, etc.

# PRÉFACE

"Le Pays" est une série de données destinées à illustrer l'étendue et l'ampleur des renseignements recueillis lors du recensement de 1986. Pour ce faire, certaines variables affichent un niveau de détail considérable (profession, par exemple) ou encore des croisements de variables permettent d'illustrer les possibilités analytiques des données (âge selon le sexe et l'état matrimonial, par exemple). De plus, certains tableaux présentent des comparaisons aux données de 1981 et quelques autres tableaux de base renferment des données des recensements antérieurs.

La série comprend dix-neuf (19) publications. Les quatre (4) premières publications contiennent des renseignements de base recueillis auprès de l'ensemble des ménages sur les caractéristiques démographiques et celles des familles, des ménages et des logements. Les autres publications contiennent des données recueillies auprès d'un échantillon de 20% des ménages. Ces données contiennent des renseignements sur les caractéristiques sociales, culturelles, de la maind'oeuvre et du revenu. Il y a également des renseignements supplémentaires sur les langues, les familles, les ménages et les logements.

La série recouvre l'ensemble du pays. La plupart des tableaux comprennent des données provinciales et territoriales mais ne contiennent aucune donnée infraprovinciale.

En plus de la série "Le Pays", on prévoit publier deux autres séries. Une série de "Profils" donne un aperçu statistique d'une région géographique donnée (par exemple, une municipalité) en utilisant une vaste gamme de variables du recensement, mais avec un niveau de détail limité. Une série "Dimensions" fournit des renseignements sur certains sujets qui ont suscité un intérêt considérable, tels que les immigrants, les groupes ethniques, etc.

# TABLE OF CONTENTS

# TABLE DES MATIÈRES

		Page			Page
HIGHLIC	знтs	v	FAITS SAI	LLANTS	v
	INES FOR USING BLICATION	vii	L'UTILISA	IRECTRICES POUR TION DE CETTE TION	vii
Organi Geogra Cour and Inco rese 1986 C	ization of the Publication	vii viii viii  ix ix x xiv xv	Organisa Facteurs Divery donné donné Réser indien dénom Produits de 198 Autre profes	ation de la publication s de géographie et de contenu gences des chiffres entre les es intégrales et les es-échantillon (20%) ves indiennes et établissements as partiellement abrés et services du recensement 36 s produits de données sur la sion its de référence onventionnels	viii viii viii  ix ix x xiv xv
TABLES			TABLEAU	x	
Table 1.	Labour Force 15 Years and Ove Detailed Occupation and Sex, Sho (a) Age Groups and (b) Class of Wo for Canada, Provinces and Territo 1986 Census	wing rker,	Tableau 1.	Population active de 15 ans e selon la profession détaillée et l par a) groupe d'âge et b) catégo travailleurs, Canada, provin territoires, recensement de 1986	e sexe, orie de ces et
Table 2.	Persons 15 Years and Over Who Wo Since January 1, 1985 by Deta Occupation and Sex, Showing (a) La Force Activity and (b) Weeks Work 1985, Total and Mostly Full Time Canada, Provinces and Territories, Census	ailed abour ed in e, for	Tableau 2.	Personnes de 15 ans et plus travaillé depuis le 1er janvier selon la profession détaillée et le par a) activité et b) nomb semaines travaillées en 1985, n total de semaines et de sem surtout à plein temps, Ca provinces et territoires, recens de 1986	1985 e sexe, re de ombre aines nada,

# TABLE OF CONTENTS-Concluded TABLE DES MATIÈRES- fin

Page

Page

Reference Material in Englis	h	Documents de référence en français
DEFINITIONS	xix	DÉFINITIONS xlix
SAMPLING AND WEIGHTING	xx	ÉCHANTILLONNAGE ET PONDÉRATION L
DATA QUALITY	xx	QUALITÉ DES DONNÉES Li
CONFIDENTIALITY AND RANDOM ROUNDING	xxiii	CONFIDENTIALITÉ ET ARRONDISSEMENT ALÉATOIRE Liv
SPECIAL NOTES	xxiv	NOTES SPÉCIALES LV
Population Counts Based on Usual Residence	xxiv	Chiffres de population basés sur la résidence habituelle Lv
Incompletely Enumerated Indian Reserves and Indian Settlements	XXV	Réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés Lv
Occupation	XXV	Profession Lvi
APPENDIX 1: Population and Occupied Private Dwellings, Showing Estimates for Incompletely Enumerated Indian Reserves and Indian Settlements, for Canada, Provinces and Territories, 1986	xxvii	ANNEXE 1: Population et logements privés occupés, par estimations des réserves indiennes et des établissements indiens partiellement dénombrés, Canada, provinces et territoires, 1986
Classification	xxix	professions de 1980 Lix
REGIONAL OFFICE ADDRESSES	XLV	ADRESSES DES BUREAUX RÉGIONAUX LXXV

# HIGHLIGHTS

In 1986, the median age of the experienced labour force was 34 years. The median age of males was higher than that of females, 35.2 years compared with 33.3 years of age (Table 1).

Occupation major groups in which the median age of men tended to be slightly older than that of the male labour force were management and administrative and teaching occupations. The median ages of men in these occupations were 40.5 and 39.8 years respectively. Occupations in which women were slightly older were farming (38.7) and teaching (37.6) occupations. (Table 1).

Occupations with relatively high proportions of workers over 55 years were farming (24%), and management and administrative (13%) occupations (Table 1).

Seventy-three per cent of women employed in natural science occupations were under the age of 35 compared with 52% of men. Almost half of these young women (42%) were employed as systems analysts and computer programmers (Table 1).

Ninety-three per cent of the experienced labour force were paid workers. Slightly more women (95%) reported themselves as paid workers than men (91%) (Table 1).

More men (9%) than women (3%) were selfemployed in 1986. Occupations with the highest proportions of self-employed men were farming (53%), fishing (45%) and medicine (29%). Occupations with the highest proportions of selfemployed women were fishing (31%), farming (19%) and arts and literature (18%) (Table 1).

Thirty-three per cent of women employed in farming occupations reported themselves as unpaid workers in a family business or farm. By comparison, only 4% of men employed in farming were unpaid workers (Table 1).

# **FAITS SAILLANTS**

En 1986, l'âge médian de la population active expérimentée est de 34 ans. L'âge médian des hommes est plus élevé que celui des femmes, soit 35.2 ans par rapport à 33.3 ans (tableau 1).

Les grands groupes de professions pour lesquels l'âge médian des hommes dépassait légèrement celui de la population active masculine était ceux des directeurs et administrateurs et des enseignants. L'âge médian des hommes exerçant ces professions était de 40.5 et de 39.8 ans respectivement. Les groupes pour lesquels les femmes étaient un peu plus âgées étaient ceux des agriculteurs (38.7 ans) et des enseignants (37.6 ans) (tableau 1).

On retrouve une proportion relativement plus élevée de travailleurs âgés de plus de 55 ans parmi les agriculteurs (24%) et les directeurs et administrateurs (13%) (tableau 1).

Soixante-treize pour cent des femmes travaillant dans les domaines des sciences naturelles ont moins de 35 ans, en comparaison de 52% des hommes. Presque la moitié de ces jeunes femmes (42%) sont employées comme analystes de systèmes et programmeurs en informatique (tableau 1).

Quatre-vingt-treize pour cent de la population active expérimentée est formée de travailleurs rémunérés. Un nombre légèrement plus élevé de femmes (95%) que d'hommes (91%) ont déclaré être des travailleurs rémunérés (tableau 1).

En 1986, plus d'hommes (9%) que de femmes (3%) sont des travailleurs indépendants. Les professions où l'on retrouve le plus grand nombre de travailleurs indépendants masculins sont l'agriculture (53%), les pêches (45%) et la médecine (29%). Les professions où l'on retrouve le plus grand nombre de travailleurs indépendants féminins sont les pêches (31%), l'agriculture (19%) et les arts et la littérature (18%) (tableau 1).

Trente-trois pour cent des femmes employées dans le domaine de l'agriculture ont déclaré être des travailleurs non rémunérés faisant partie d'une entreprise ou d'une ferme familiale. Par comparaison, 4% seulement des hommes employés en agriculture sont des travailleurs non rémunérés (tableau 1).

Fifty-one per cent of respondents reported that they worked 49-52 weeks, mostly full time in 1985. This proportion varied greatly by sex with almost 58% of males reporting full-time, full-year work compared with 41% of females (Table 2).

The proportion of respondents reporting full-time, full-year employment was significantly higher for those employed in management and administrative occupations (77%), natural sciences (68%) and product fabricating and assembling occupations (59%) (Table 2).

Women were more likely to work part time than men regardless of occupation group and regardless of the number of weeks they worked in 1985. Among full-year workers, 11% of women worked part time compared with 3% of men. Among those who worked 1-26 weeks or 27-48 weeks in 1985, the proportion of women who worked part time was 13% and 9% respectively compared to 6% and 3% of men (Table 2).

Cinquante et un pour cent des répondants ont déclaré qu'ils avaient travaillé 49 à 52 semaines, en majorité à plein temps, en 1985. Cette proportion varie grandement selon le sexe, presque 58% des hommes ayant déclaré avoir travaillé à plein temps une année complète, en comparaison de 41% des femmes (tableau 2).

Le pourcentage de répondants ayant déclaré avoir travaillé à plein temps une année complète est bien plus élevé dans le cas des personnes exerçant des fonctions de directeurs et d'administrateurs (77%), des travailleurs spécialisés en sciences naturelles (68%) et dans la fabrication et le montage (59%) (tableau 2).

Quel que soit le groupe de profession et quel que soit le nombre de semaines travaillées en 1985, il est plus probable que ce soit les femmes que les hommes qui travaillent à temps partiel. Parmi les personnes ayant travaillé une année complète, 11% des femmes ont travaillé à temps partiel en comparaison de 3% des hommes. Parmi les personnes qui ont travaillé 1-26 semaines ou 27-48 semaines en 1985, le pourcentage de femmes ayant travaillé à temps partiel est respectivement de 13% et 9%, par rapport à 6% et 3% chez les hommes (tableau 2).

# GUIDELINES FOR USING THIS PUBLICATION

#### **PURPOSE**

This publication presents occupation data from the 1986 Census in conjunction with a selection of other related variables. All data are presented for Canada, the provinces and the territories.

# ORGANIZATION OF THE PUBLICATION

This publication contains two tables. The first presents detailed occupation data by sex, age groups and class of worker. The second table also shows occupation data by sex, but in addition, it contains information on labour force activity and the number of weeks worked, both in total and mostly full time.

A detailed legend of occupation code descriptions is shown in Appendix 2.

#### TABLE DESCRIPTIONS

Below is a brief description of the tables presented in this publication. Definitions of the terms and concepts used are provided in the "Definitions" section at the end of the publication.

Table 1 presents occupation estimates for persons in the experienced labour force according to six age groups. It includes as well the median age of persons reporting each of the occupations. As a separate component of this table, the occupations are displayed according to the class of worker of the respondents, that is whether they were (a) paid workers including those self-employed in incorporated companies, (b) self-employed in unincorporated companies or (c) unpaid family workers.

Table 2 presents estimates for persons who reported having worked at an occupation at any time since January 1, 1985. It provides further information on the number of these persons who were in the labour force, either employed or

# LIGNES DIRECTRICES POUR L'UTILISATION DE CETTE PUBLICATION

#### BUT

La présente publication contient des données sur la profession, tirées du recensement de 1986, concurremment avec quelques autres variables connexes. Toutes les données sont présentées pour le Canada, les provinces et les territoires.

# ORGANISATION DE LA PUBLICATION

La présente publication comprend deux tableaux. Le premier renferme des données détaillées sur la profession selon le sexe, le groupe d'âge et la catégorie de travailleurs. Le second présente également des données sur la profession selon le sexe. Cependant, par surcroît, on y retrouve des renseignements sur l'activité et le nombre de semaines travaillées, soit au total et à plein temps.

Une légende détaillée des codes de professions est donnée à l'annexe 2.

#### **DESCRIPTION DES TABLEAUX**

Vous trouverez ci-dessous une brève description des tableaux contenus dans la présente publication. Les définitions des termes et des concepts utilisés sont offertes dans la section "Définitions" à la fin de l'ouvrage.

Le tableau 1 donne des estimations sur la profession pour les personnes dans la population active expérimentée selon six groupes d'âge. On y retrouve également l'âge médian des personnes ayant déclaré chacune des professions. En tant que partie composante, le tableau présente la profession selon la catégorie de travailleurs dans laquelle les répondants se trouvent, c'est-à-dire a) les travailleurs rémunérés, y compris les travailleurs autonomes des entreprises non constituées en société b) les travailleurs autonomes des entreprises constituées en société et c) les travailleurs familiaux non rémunérés.

Le tableau 2 donne des estimations pour la population ayant exercé une profession à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1985. De plus, il fournit des renseignements sur le nombre de ces personnes qui faisaient partie de la unemployed, during the week prior to June 3, 1986. Finally, the table contains estimates of the number of weeks which respondents worked during 1985, and of these, the number who worked mostly full time.

# GEOGRAPHIC AND CONTENT CONSIDERATIONS

Count discrepancies between 100% data and 20% sample data: Counts of the population, households, dwellings or families shown in tabulations based on a 20% sample may differ from those collected on a 100% basis for the following reasons:

- (1) The exclusion of institutional residents:
  Institutional residents are defined as those individuals other than staff members and their families who live in institutional collective dwellings such as homes for the elderly, hospitals and correctional institutions.
  Detailed sample data were not collected from this sector of the population.
- (2) Weighting: Data collected on a sample basis were weighted up to provide estimates of the entire population. However, weighted counts are subject to sampling variability. This means, for any given area, the weighted count may differ from that shown in tabulations containing data collected on a 100% basis. While the differences are relatively small for geographic areas with large populations, they can be greater for areas with small populations. For further information on this topic, please contact Social Survey Methods Division at Statistics Canada, Ottawa, Canada K1A 0T6 (613) 951-6929.

Users should also be aware that differences in counts may be due to the different subpopulations or universes for which the data are reported. For example, mobility data are reported for persons 5 years and over excluding those temporarily residing overseas; education and labour force data are reported for persons 15 years and over. Furthermore, data may be produced for subsets of these education and labour universes such as total labour force, employed labour force, etc. Similar differences may occur in tabulations for

population active, soit comme employés, soit comme chômeurs, pendant la semaine précédant le 3 juin 1986. Enfin, on y retrouve des estimations sur le nombre de semaines travaillées par les répondants durant l'année 1985 et, de ceux-ci, le nombre de personnes qui ont surtout travaillé à plein temps.

# FACTEURS DE GÉOGRAPHIE ET DE CONTENU

Divergences des chiffres entre les données intégrales et les données-échantillon (20%): Les chiffres de la population, des ménages, des logements ou des familles des tableaux utilisant les données-échantillon (20%) peuvent différer des données intégrales pour les raisons suivantes:

- (1) L'exclusion des pensionnaires d'institution: Ces derniers sont définis comme les personnes autres que les membres du personnel et de leurs familles qui vivent dans les logements collectifs tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux et les établissements de correction. On n'a pas recueilli de données-échantillon détaillées pour ce segment de la population.
- (2) Pondération: Les données-échantillon sont pondérées afin d'obtenir des estimations de la population tout entière. Cependant, les chiffres pondérés se caractérisent par la variabilité d'échantillonnage, ce qui signifie que pour toute région donnée, le chiffre pondéré peut différer de celui qui figure dans les tableaux contenant les données intégrales. Bien que les différences soient relativement faibles pour les régions géographiques ayant de fortes populations, elles peuvent être plus importantes dans le cas des régions avec de petites populations. Pour plus de renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec la Division des méthodes d'enquêtes sociales de Statistique Canada, Ottawa, Canada K1A 0T6 (613) 951-6929.

Les utilisateurs doivent également noter que les différences de chiffres peuvent s'expliquer par les différences de sous-population ou d'univers dont les données sont publiées. Ainsi, les données de la mobilité sont publiées pour les personnes âgées de cinq ans et plus, excluant celles qui résident temporairement outre-mer; les données sur la scolarité et l'activité ne sont déclarées que pour les personnes âgées de 15 ans et plus. De plus, des données peuvent être produites pour les sous-ensembles de ces univers de la scolarité et de

households, dwellings or families. The 1986 Census Dictionary (Catalogue No. 99-101E or F) provides more detailed information on universes or subpopulations by variable.

Incompletely enumerated Indian reserves and Indian settlements: On some Indian reserves or settlements, census enumeration was not permitted or was interrupted. Therefore, data are not available for these reserves and tables have been footnoted accordingly. This issue is discussed more fully in the SPECIAL NOTES section.

Additional information on geographic and content considerations, definitions of terms, explanations of data quality, etc., may be found at the end of this publication immediately following the tables (see pink pages). This information is presented separately in English and French sections for easier use.

# 1986 CENSUS PRODUCTS AND SERVICES

The 1986 Census product line is designed to serve the diverse needs of our users. Using as a base the most demanded publications of past censuses, a full series of data, reference and analytical publications will be offered.

In addition to the tabulations shown in publications, census data are available in machine-readable form. In particular, there is a set of 44 basic summary tabulations for small geographic areas including enumeration areas, census tracts and census subdivisions. The data contained in the published profiles for census subdivisions and census divisions, census tracts, federal electoral districts, census metropolitan areas and census agglomerations are also available in machine-readable form.

While many tabulations are available from the planned output program, census tabulations can also be customized to individual users' needs. A range of products is offered, from predetermined basic data tabulations available for user-selected

l'activité tels que la population active totale, la population active occupée, etc. Des différences similaires peuvent se glisser dans les tableaux pour les ménages, les logements ou les familles. Le Dictionnaire du recensement de 1986 (nº 99-101F ou E au catalogue) contient plus de renseignements détaillés sur les univers ou les sous-populations par variable.

Réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés: Dans certaines réserves indiennes et établissements indiens, les recenseurs n'ont pas eu la permission d'effectuer le dénombrement ou ont dû l'interrompre. Les données ne sont donc pas disponibles pour ces réserves et des notes au bas des tableaux apparaissent selon le besoin. Pour des précisions à ce sujet, voir la section NOTES SPÉCIALES.

Vous trouverez d'autres renseignements complémentaires sur les facteurs de géographie et de contenu, la définition détaillée des termes, des précisions sur la qualité des données, etc., à la fin de la publication, immédiatement après les tableaux (voir les pages roses). Ces renseignements sont présentés dans des sections française et anglaise distinctes, ce qui en facilite la consultation.

### PRODUITS ET SERVICES DU RECENSEMENT DE 1986

La gamme des produits du recensement de 1986 doit répondre aux besoins variés de nos utilisateurs. En fonction des publications les plus populaires des derniers recensements, nous offrirons une série complète de données, de documents de référence et d'ouvrages analytiques.

En plus des totalisations présentées dans les publications, les données du recensement sont disponibles sous forme lisible par machine. Notamment, une série de 44 totalisations sommaires de base existe pour les petites régions géographiques comprenant les secteurs de dénombrement, les secteurs de recensement et les subdivisions de recensement. Les données contenues dans les profils publiés pour les subdivisions de recensement et les divisions de recensement, les secteurs de recensement, les circonscriptions électorales fédérales, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement sont également disponibles sous forme lisible par machine.

Même si plusieurs totalisations sont disponibles à partir du programme des produits déjà établi, des totalisations du recensement peuvent également être personnalisées selon les besoins de l'utilisateur. Il est possible de se procurer une gamme de

geographic areas, to complete custom tabulations which are developed to the exact requirements of the client. The products thus offer, on a cost-recovery basis, varying levels of flexibility in content, geography and medium.

### OTHER OCCUPATION DATA PRODUCTS

There are several other products from the 1986 Census which contain occupation data. These include:

#### NATION SERIES

- Families: Part 2 (20% sample data) (Catalogue No. 93-107)

This bulletin contains four tables which show occupation data. They are as follows:

Husband-wife census families in private households by labour force activity and occupation of husband, showing labour force activity and occupation of wife, for Canada, provinces and territories (Table 7).

Husbands and wives in census families in private households by labour force activity and occupation, showing number and age groups of children at home, for Canada, provinces and territories (Table 8).

Lone-parent census families in private households by sex, labour force activity and occupation of parent, showing number and age groups of children at home, for Canada (Table 13).

Non-family persons 15 years and over in private households by sex, labour force activity and occupation, showing age groups and average income, for Canada (Table 18).

 Mobility Status and Interprovincial Migration (Catalogue No. 93-108)

This bulletin presents interprovincial migrants 15 years and over in the labour force by age groups and sex, showing occupation major groups, for Canada (Table 8A). It also presents interprovincial migrants 15 years

produits allant des totalisations de données fondamentales, déterminées à l'avance, disponibles pour les régions géographiques choisies par l'utilisateur, à des totalisations entièrement personnalisées et préparées selon les exigences précises du client. Ainsi, ces produits permettent d'offrir, contre recouvrement des coûts, différents niveaux de souplesse en matière de contenu, de géographie et de support.

## AUTRES PRODUITS DE DONNÉES SUR LA PROFESSION

Il existe plusieurs autres produits du recensement de 1986 qui contiennent des données sur la **profession**. Ils sont:

#### SÉRIE: LE PAYS

- Familles: Partie 2 (données-échantillon) (nº 93-107 au catalogue)

Cette publication renferme quatre tableaux portant sur les données reliées aux professions. Ils sont:

Familles de recensement époux-épouse dans les ménages privés selon l'activité et la profession de l'époux, par activité et profession de l'épouse, Canada, provinces et territoires (tableau 7).

Époux et épouses dans les familles de recensement dans les ménages privés selon l'activité et la profession, par nombre et groupe d'âge des enfants à la maison, Canada, provinces et territoires (tableau 8).

Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés selon le sexe, l'activité et la profession du parent, par nombre et groupe d'âge des enfants à la maison, Canada (tableau 13).

Personnes hors famille de 15 ans et plus dans les ménages privés selon le sexe, l'activité et la profession, par groupe d'âge et revenu moyen, Canada (tableau 18).

Mobilité et migration interprovinciale (nº 93-108 au catalogue)

Cette publication présente les données sur les migrants interprovinciaux de 15 ans et plus dans la population active selon le groupe d'âge et le sexe, par grand groupe de professions, Canada (tableau 8A). Elle and over in the labour force by occupation major groups, age groups and sex, showing the components of interprovincial migration, for the provinces and territories (Table 8B).

 Employment Income by Occupation (Catalogue No. 93-116)

Average employment income for 1980 and 1985 in constant (1985) dollars for the population 15 years and over are presented by sex, work activity and detailed occupation. Tables of 1985 average employment income and 1985 average wages and salaries by selected characteristics and detailed occupation are also included, for Canada only.

#### DIMENSION SERIES

 Occupational Trends, 1961-1986 (Catalogue No. 93-151)

This publication provides a historical perspective on occupations of Canadians. It presents data collected by the 1986 Census in conjunction with those from the 1961, 1971 and 1981 Censuses. It provides estimates for Canada, the provinces and the territories. The labour force universe and the occupation data in this publication have been adjusted as much as possible to permit comparisons over time.

Profile of Ethnic Groups (Catalogue No. 93-154)

This publication profiles selected ethnic groups. For each group, single and multiple origins are shown by selected demographic, social and economic characteristics such as age, marital status, mother tongue, education, occupation and income. The level of geography is Canada only.

présente également les données sur les migrants interprovinciaux de 15 ans et plus dans la population active selon le grand groupe de professions, le groupe d'âge et le sexe, par composantes de la migration interprovinciale, provinces et territoires (tableau 8B).

Revenu d'emploi selon la profession (nº 93-116 au catalogue)

Cette publication présente le revenu moyen d'emploi en 1980 et 1985 en dollars constants (1985) pour la population de 15 ans et plus selon le sexe, l'activité et la profession détaillée. Des tableaux y figurent portant également sur le revenu moyen d'emploi en 1985 et sur la rémunération moyenne en 1985 selon certaines caractéristiques et la profession détaillée, pour le Canada seulement.

#### SÉRIE: DIMENSIONS

- Tendances au niveau de la profession, 1961-1986 (nº 93-151 au catalogue)

Cette publication donne une vue historique des professions des Canadiens. Elle renferme les données recueillies lors du recensement de 1986 et celles recueillies lors des recensements de 1961, 1971 et 1981. Elle donne les estimations au niveau du Canada, des provinces et des territoires. L'univers de la population active et les données sur la profession ont été ajustés le plus possible afin de permettre la comparaison des données.

Profil des groupes ethniques (nº 93-154 au catalogue)

Cette publication donne le profil de certains groupes ethniques. Pour chaque groupe, les origines uniques et multiples sont indiquées selon certaines caractéristiques démographiques, sociales et économiques comme l'âge, l'état matrimonial, la langue maternelle, la scolarité, la profession et le revenu. Les données sont présentées pour le Canada seulement.

### Profile of the Immigrant Population (Catalogue No. 93-155)

Data on the selected characteristics of the immigrant population are presented for Canada, provinces and territories. The immigrant population is shown by period of immigration and sex, cross-classified by other variables such as age, marital status, mother tongue, education, occupation and income. Data on the non-immigrant population are also presented.

# Census Metropolitan Areas (Catalogue No. 93-156)

This publication provides data covering a wide range of census variables for the 25 census metropolitan areas. Included are counts of the labour force 15 years and over for selected occupations. Data are provided from both the 1981 and 1986 Censuses, including percentage change from 1981-1986. Data are based on the 1980 Standard Occupational Classification.

### Canadians and Their Occupations: A Profile (Catalogue No. 93-157)

This publication presents data for approximately 200 selected detailed occupations by sex showing a range of demographic, economic and socio-cultural characteristics, including ethnic origin and period of immigration, for Canada.

#### **PROFILE SERIES**

This series includes occupation data, as well as information on a wide range of other census variables. Data are presented for a variety of subprovincial areas: Census Divisions and Subdivisions (94-101 to 94-124), Federal Electoral Districts (94-125, 94-126, 94-133 and 94-134), Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations (94-127 and 94-128), Census-tracted Centres (Census Tracts and Component Subdivisions) (95-101 to 95-174), Urban and Rural Areas (94-129 and 94-130) and Labour Force Survey Economic Regions (94-131). Data for profiles are also available in machine-readable form.

# - Profil de la population immigrante (nº 93-155 au catalogue)

Les données sur certaines caractéristiques de la population immigrante sont présentées pour le Canada, les provinces et les territoires. La population immigrante est ventilée selon la période d'immigration et le sexe, recoupée selon d'autres variables comme l'âge, l'état matrimonial, la langue maternelle, la scolarité, la profession et le revenu. La publication contient également des données sur la population non immigrante.

### Régions métropolitaines de recensement (nº 93-156 au catalogue)

Cette publication contient des données sur un vaste éventail de variables pour les 25 régions métropolitaines de recensement. Les chiffres de la population active de 15 ans et plus sont donnés pour certaines professions. Les données sont tirées des recensements de 1981 et de 1986, y compris le taux de variation de 1981-1986. Les données sont fondées sur la Classification type des professions de 1980.

### Les Canadiens et leurs professions: Un profil (nº 93-157 au catalogue)

Cette publication renferme des données sur environ 200 professions détaillées selon le sexe et diverses caractéristiques démographiques, économiques et socio-culturelles, y compris l'origine ethnique et la période d'immigration, pour le Canada.

#### SÉRIE: PROFILS

Cette série comprend des données sur la profession ainsi que des renseignements sur une vaste gamme d'autres variables du recensement. Les données sont présentées pour plusieurs régions infraprovinciales: divisions et subdivisions de recensement (94-101 à 94-124), circonscriptions électorales fédérales (94-125, 94-126, 94-133 et 94-134), régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement (94-127 et 94-128). centres urbains divisés en secteurs de recensement (secteurs de recensement et subdivisions composantes) (95-101 à 95-174), régions urbaines et rurales (94-129 et 94-130) et régions économiques de l'Enquête sur la population active (94-131). Les données des profils sont également disponibles sous forme lisible par machine.

#### **FOCUS ON CANADA SERIES**

# Trends in Occupation and Industry (Catalogue No. 98-135)

This study presents an industry-occupation employment structure as revealed by the 1986 Census and includes trend analysis between 1971 and 1986. The study also examines changes in the distribution of the experienced labour force among occupations and industries between 1971 and 1986.

### **METROPOLITAN ATLAS SERIES**

A series of 12 publications covering Canada's major census metropolitan areas combine maps, graphs and text to present the 1986 Census data in an easy-to-understand format. Information on occupation is included as well as a number of other key demographic, housing, social and economic themes. Maps summarize these complex statistics and pinpoint areas of concentration, facilitate comparisons and reveal changing patterns helping us to better understand the cities we live in. Information is included for the following 12 large urban centres:

St. John's	(Cat. No. 98-101)
Halifax	(Cat. No. 98-102)
Québec	(Cat. No. 98-103)
Montréal	(Cat. No. 98-103) (Cat. No. 98-104) (Cat. No. 98-105)
Ottawa-Hull Toronto	(Cat. No. 98-106)
Hamilton	(Cat. No. 98-107)
Winnipeg	(Cat. No. 98-108)
Regina	(Cat. No. 98-109)
Calgary	(Cat. No. 98-110)
Edmonton	(Cat. No. 98-111)
Vancouver	(Cat. No. 98-112)

### SÉRIE: LE CANADA À L'ÉTUDE

# Tendances au niveau de la profession et de l'industrie (nº 98-135 au catalogue)

Cette étude présente une structure de l'emploi selon l'industrie et la profession, fondée sur les résultats du recensement de 1986, et comprend une analyse des tendances entre 1971 et 1986. L'étude examine également les changements dans la répartition, par profession et par industrie, de la population active expérimentée entre 1971 et 1986.

# SÉRIE D'ATLAS MÉTROPOLITAINS

Cette série de 12 publications, portant sur les principales régions métropolitaines de recensement du Canada, réunit des cartes, des graphiques et des textes et présente les données du recensement de 1986 sous une forme facile à comprendre. Des renseignements sur la profession sont compris ainsi qu'un nombre de principales questions abordées, qu'elles soient démographiques, sociales ou économiques ou qu'elles touchent au logement. Des cartes présentent de facon synoptique ces statistiques complexes et permettent la délimitation des régions de concentration, facilitent les comparaisons et révèlent les tendances changeantes. Les utilisateurs ont ainsi une idée plus précise de leur ville. Ces renseignements sont compris pour les 12 grands centres urbains suivants:

St. John's	(nº 98-101 au catalogue)
Halifax	(nº 98-102 au catalogue)
Québec	(nº 98-103 au catalogue)
Montréal	(nº 98-104 au catalogue)
Ottawa-Hull	(nº 98-105 au catalogue)
Toronto	(nº 98-106 au catalogue)
Hamilton	(nº 98-107 au catalogue)
Winnipeg	(nº 98-108 au catalogue)
Regina	(nº 98-109 au catalogue)
Calgary	(nº 98-110 au catalogue)
Edmonton	(nº 98-111 au catalogue)
Vancouver	(nº 98-112 au catalogue)

#### **BASIC SUMMARY TABLES**

This series is designed to meet the needs of users who wish to study the characteristics of small areas. Tables provide information on a variety of census variables. The following occupation table is available:

LF86B04 Labour force 15 years and over by occupation major groups (25) (based on the 1980 classification) and sex (3)

The table is produced for the following four geographic levels: (i) enumeration areas and federal electoral districts; (ii) census subdivisions (municipalities) and census divisions (counties); (iii) census tracts and provincial census tracts; (iv) Canada, provinces, territories and census metropolitan areas.

Data for the basic summary tables are available in machine-readable form to facilitate aggregation and manipulation.

#### REFERENCE PRODUCTS

Users, who may require assistance in understanding and interpreting the data and geographic concepts appearing in this set of tabulations, should refer to the 1986 Census Dictionary (Catalogue No. 99-101E or F). The Dictionary provides definitions for all variables and terms used in 1986 Census data products.

Further details on the products and services available from the census are provided in the 1986 Census Products and Services – Final Edition (Catalogue No. 99-103E or F).

All users wishing to obtain more information about the range of census products available to serve their needs are invited to contact their nearest Statistics Canada Regional Office. A representative will be glad to help. Addresses and phone numbers are listed on page xLV.

#### TABLEAUX SOMMAIRES DE BASE

Cette série est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs qui désirent étudier les caractéristiques des petites régions. Les tableaux donnent des renseignements sur une gamme de variables du recensement. Le tableau suivant sur la profession est disponible:

LF86B04 Population active de 15 ans et plus selon les grands groupes de professions (25) (d'après la classification de 1980) et le sexe (3)

Le tableau est produit pour les quatre régions géographiques suivantes: (i) secteurs de dénombrement et circonscriptions électorales fédérales; (ii) subdivisions de recensement (municipalités) et divisions de recensement (comtés); (iii) secteurs de recensement et secteurs de recensement provinciaux; (iv) Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement.

Les données des tableaux sommaires de base sont disponibles sous forme lisible par machine pour faciliter l'agrégation et la manipulation des données.

#### PRODUITS DE RÉFÉRENCE

Les utilisateurs qui ont besoin d'aide pour comprendre et interpréter les données et les concepts géographiques figurant dans cette série de totalisations peuvent consulter le **Dictionnaire** du recensement de 1986 (nº 99-101F ou E au catalogue). Le dictionnaire donne les définitions de toutes les variables et de tous les termes utilisés dans les produits du recensement de 1986.

D'autres détails sur les produits et services du recensement sont fournis dans les **Produits** et services du recensement de 1986 – Version définitive (nº 99-103F ou E au catalogue).

Les utilisateurs qui désirent obtenir plus de précisions sur la gamme des produits du recensement adaptés à leurs besoins sont invités à communiquer avec le bureau régional de Statistique Canada le plus près. Un représentant sera heureux de vous aider. Les adresses et les numéros de téléphone sont donnés à la page LXXV.

## **SYMBOLS**

The following standard symbols are used in census publications:

- .. figures not available
- ... figures not appropriate or not applicable
- nil or zero
- -- amount too small to be expressed
- † Excludes 1986 Census data for one or more incompletely enumerated Indian reserves or Indian settlements. For estimates of the missed population and dwellings, see Special Notes.

### SIGNES CONVENTIONNELS


Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications du recensement:

- .. nombres non disponibles
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- néant ou zéro
- -- nombres infimes
- † Ne comprend pas les données du recensement de 1986 pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour une estimation de la population et des logements manquants, voir Notes spéciales.



TABLES

TABLEAUX



- TABLE 1. Labour Force 15 Years and Over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census
- TABLEAU 1. Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986

Table 1. Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

1 - 1

							Age group -	Groupe d'âge			
	Occupation	Total cupation			years - 4 ans		years - 4 ans		years - 4 ans	45-54 years 45-54 ans	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	CANADA †										
1	Total Isbour force Occupation - Not applicable(1)	7,441,170 146,955	5,608,690 162,680	1,487,435 60,065	1,332,480	2,117,805 32,385	1,674,170 41,940	1,721,690	1,310,295 31,020	1,163,490 16,445	791,955 16,235
3	All occupations (2)	7,294,215	5,446,010	1,427,370	1,269,105	2,085,420	1,632,225	1,698,340	1,279,275	1,147,045	775,720
4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 1 12 13 14 4 15 5 16 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145	919,690 56,595 2,415 20,840 2,305 6,160 1,745 662,830 137,410 12,455 3,875 26,795 6,470 46,835 19,910 157,035 11,630 40,975 46,245 21,245 32,555 13,780	422,275 22,560 8,400 8,240 3,490 6,005 3,375 615 257,130 23,850 1,190 5,430 11,340 9,685 22,345 11,195 62,395 2,485 22,700 5,815 790 7,355 2,920	45,215 1,810 50 340 35 1,130 170 95 34,400 2,100 120 130 190 100 800 970 11,345 640 5,950 1,905 645 645 4,655	40,825 1,735 35 470 115 825 235 60 27,395 1,260 21,395 1,150 965 10,755 280 4,470 575 60 885 170	235, 355 11, 390 310 3, 325 355 5, 670 1, 300 425 159, 330 21, 785 2, 735 925 1, 985 1, 040 13, 235 5, 210 47, 910 3, 420 12, 255 12, 305 4, 790 7, 985 2, 890	152,545 7,730 175 2,775 720 2,675 1,175 210 82,330 6,640 2,185 2,150 2,195 9,065 4,125 21,010 9,15 240 0,799 1,790	299, 430 19, 305 650 8, 085 740 7, 280 2, 170 380 216, 370 48, 115 4, 825 1, 620 11, 050 2, 675 18, 255 48, 875 3, 535 10, 295 15, 360 6, 510 6, 695 4, 845	124,535 7,060 280 2,880 940 1,540 1,275 77,655 8,335 1,700 4,610 3,420 7,350 3,710 16,125 740 2,45 1,680 2,45 1,680	199, 365 13, 620 575 5, 755 680 4, 825 1, 425 380 150, 520 37, 650 10, 185 9, 785 4, 025 9, 785 4, 025 29, 500 2, 385 7, 610 10, 440 5, 445 5, 735 3, 775	66,470 3,545 1,385 925 555 425 80 44,495 4,735 2,845 2,475 3,230 1,710 9,645 340 3,805 845 130 1,470 430
27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43	(1151-1158) 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1179 Assigned (3) Major group 21 - Occupations in natural	71,260 2,905 6,220 8,170 2,835 13,860 14,110 14,920 14,360 200,265 112,710 7,940 17,140 11,935 6,880 38,800 4,865	60,940 1,025 3,010 4,680 2,175 3,745 8,405 6,705 142,595 76,315 2,960 19,720 5,225 1,600 32,595 4,190	3,450 35 220 385 105 210 1,245 975 280 1,110 9,010 3,830 205 1,080 515 355 2,390 515	4,925 95 235 315 195 270 860 2,020 930 825 11,695 3,630 195 2,350 620 255 4,110 545	17, 355 840 1, 365 1, 695 4, 240 3, 835 3, 065 3, 490 64, 635 41, 185 2, 005 4, 615 3, 080 1, 840 10, 500 1, 410	19,345 375 875 1,485 615 1,230 2,415 7,695 4,560 2,070 62,490 35,970 1,165 7,865 2,050 660 13,165 1,605	23,030 1,000 2,095 2,670 840 2,760 4,040 4,525 5,105 3,315 63,760 35,360 2,935 6,025 3,800 1,995 12,460 1,190	19,540 345 955 1,565 2,515 7,640 4,425 1,555 39,820 20,635 1,065 5,955 1,470 380 9,325 985	15, 895 695 1,510 2,000 7,25 2,275 2,540 2,445 3,705 2,845 35,225 18,520 1,555 3,070 2,515 1,485 7,300 770	10,690 160 565 755 350 655 1,650 4,125 2,440 1,055 18,430 10,350 2,370 745 185 3,925 455
45 48 47 48 49 50 51 52 53	211 2111 2112 2113 2114 2117 2117 2119 Assigned (3)	369, 420 32,230 7,865 7,035 1,065 970 13,220 1,170 905 22,805	78,380 9,535 2,820 915 XXX XXX 5,210 XXX 300 9,695	49,065 4,470 605 550 50 5 2,865 180 215 3,485	18,680 2,240 320 180 XXX XXX 1,565 XXX 110 2,660	141,895 11,435 2,695 3,025 320 300 4,425 325 350 8,680	38,440 4,690 1,370 630 XXX XXX 2,420 XXX 125 4,350	99,000 8,935 2,490 1,910 390 400 3,285 305 155 6,120	14,805 1,725 740 70 XXX XXX 815 XXX 35 1,685	48,460 4,375 1,180 875 215 175 1,705 165 55 2,705	4.550 595 290 10 XXX XXX 275 XXX 5 625

93-112

1 - 2

. 93-112

Tableau 1.

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		s	availleur:	rie de tra	- Catégo	of worker	Class			e	oupe d'âg	roup - Gr	Age g	-
					émunérés	illeurs r	ers - Trava	Paid work						
Profession	family kers - lleurs liaux munérés	Travai fami	mployed porated - lleurs mes non tués en ration	Unincor Travai autonor consti	aployed orated lleurs nomes tués en ration	incorp Travai autor consti	oyees - yé (e) s		dian ge - ge dian	Â	rs and er ns et us	65 aı	years - 4 ans	
No.	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
CANADA †														
Population active totale 1 Profession -	56,815	22,260	186,850	638,885	73,845	309,315	5,118,500	6,323,755	33.3	35.2	66,490	156,015	433,300	794,735
Sens objet (1) Toutes les professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants,	66,815	22,265	186,850	638,880	73,845	309,315	5,118,500	6,323,755	28.8	28.6	2,395 64,095	2,155 153,860	7,710 425,595	12,550 782,185
1111 5 1111 6 11113 7 11115 8 11116 9 11119 10 Assigné(3) 111 113/114 12 1130 13 1131 14 1132 15 1133 16 1134 17 1135 18 1134 17 1135 18 1136 19 1137 20 1141 21 1142 22 1143 23 1145 24 1146 25 1147 26 1149 (1151-1158) 28	1,370 	520 	17,715	51, 210 	21,580 	115, 920 	381, 615 22, 555 835 8, 240 3, 490 6, 005 3, 375 615 223, 775 1, 150 4, 995 11, 095 9, 450 21, 790 10, 880 50, 090 17, 150 5, 365 605 4, 575 2, 775 56, 575	752,035 56,595 2,420 20,835 2,300 23,125 6,165 1,745 523,100 97,615 11,585 3,725 6,115 45,160 18,120 119,855 11,180 26,675 41,735 14,090 14,100 12,690	35.9 37.1 42.1 37.5 44.3 32.6 36.7 36.9 36.9 36.9 37.3 34.8 37.3 34.1 35.8 34.2 35.1 34.2 36.3 36.3 37.7 36.9	40.5 42.3 42.9 44.8 41.9 43.9 40.9 43.9 40.9 43.9 40.9 43.9 40.9 43.9 40.9 40.3 39.5 39.5 39.5 39.5 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3	4, 925 160 35 45 25 15 20 3, 515 465 5 465 90 115 115 175 170 275 50 10 275 360 15	21,930 1,095 215 200 320 320 185 15,875 4,465 115 555 170 515 515 520 430 815 520 430 815 520 430 815 520 430 815 520 460 195	32,985 2,330 150 675 7655 395 245 29,745 2,415 510 1,295 1,270 1,385 630 4,170 200 1,795 270 90 1,035 180	118,395 9,385 625 3,135 470 3,910 940 23,285 1,645 445 3,230 950 4,250 5,720 3,430 5,030 1,780 9,80 320
1152 29 1153 30 1154 31 1155 32 1156 33 1157 34 1158 35 Assigné(3) 36 117 37 1171 38 1173 39 1174 40 1175 41 1176 42 1179 43 Assigné(3) 44 Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles, du génie et des mathématiques 45 211 46	50 460 395 5 10 5 20	355 105 50 10 10 10 10	140 120 35 60 185 675 260 255 4.285 2.690 240 185 30 1,000 140	155 340 155 115 560 935 505 685 17,920 13,815 970 195 145 2,480 315	135 255 160 730 1,045 345 270 2,570 1,550 140 180 40 595 60	800 1.955 735 465 1.625 1.615 1.160 1.545 9.895 4.960 1.110 345 140	2,835 4,270 1,885 3,525 7,495 22,225 13,355 6,125 135,280 71,675 2,570 15,340 5,150 1,600 30,970 3,970	5, 265 6, 735 1, 945 7, 655 11, 670 11, 560 12, 100 172, 345 93, 880 5, 865 16, 590 11, 640 6, 880 33, 130 4, 360	38.7 37.9 38.0 37.3 38.2 37.5 37.6 34.0 34.1 35.6 34.0 34.2 32.8 33.8 34.1	41.8 42.0 42.7 42.5 38.1 39.5 42.6 42.3 38.7 37.7 40.5 39.3 40.4 40.8 39.7 38.8	25 60 20 15 125 240 200 450 1,250 615 30 50 25 240 265	145 185 70 125 225 415 485 1,275 4,960 2,680 310 180 160 90 1,190 355	355 495 200 260 840 2,220 1,315 740 8,915 5,115 110 1,120 320 110 1,815 325	885 1,230 475 1,205 1,575 1,915 2,280 2,330 22,680 11,140 930 2,170 1,745 1,120 4,950 620
2111 47 2112 48 2113 49 2114 50 2117 51 2119 52 Assigné (3) 53	XXX XXX XXX - XXX	10	85 25 5 XXX XXX 50 XXX 195	910 80 415 50 - 125 220 20 505	55 10 5 XXX XXX 25 XXX 10 25	575 60 380 20 - 55 50 15 320	9,400 2,780 905 XXX XXX 5,135 XXX 290 9,460	30,740 7,725 6,240 990 970 13,040 900 870 21,970	29.9 32.5 28.8 XXX XXX 28.8 XXX	34.7 37.0 34.3 38.7 39.0 33.0 37.2 31.3	35 10 10 XXX XXX 10 XXX 10 15	410 95 100 15 25 90 45 40 210	245 95 10 XXX XXX 120 XXX 15 360	2,510 800 575 80 65 850 150 90

Voir note et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						Aç	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Total		15-24 years - 15-24 ans		25-34 years - 25-34 ans		35-44 y - 35-44	1	45-54 years 	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	f
CANADA † (continued)  1 2131 2 133 3 2135 4 2139 5 Assigned (3) 6 214/215 7 2141 8 2142 9 2143 10 2144 11 2145 12 2146 13 2147 14 2151 15 2153 16 2154 17 2155 18 2156 19 2157 20 2159 21 Assigned (3) 216 23 2160 24 2161 23 2164 24 2165 25 2163 26 2164 27 2165 28 2169 29 Assigned (3) 218 31 2183 33 2189 34 Assigned (3)	(continued)  2131 2133 2135 2139 Assigned (3) 214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2151 2151 2153 2154 2155 2156 2157 2159 Assigned (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2169 Assigned (3) 218 2181 2183 2189	7, 140 5, 110 6, 380 3, 625 545 136, 550 7, 480 5, 285 14, 585 21, 370 28, 125 14, 585 14, 585 1, 480 2, 825 1, 480 2, 825 1, 480 2, 825 1, 925 3, 915 2, 800 685 3, 265 102, 080 5, 320 15, 965 30, 195 1, 260 43, 815 3, 065 2, 460 75, 750 3, 980 89, 275 485 2, 000	1,770 2,910 3,740 1,045 225 10,210 1,080 525 1,380 1,585 1,760 XXX XXX XXX 275 XXX XXX 1,850 445 220 14,025 275 920 6,755 920 4,995	355 305 1,970 740 110 7,010 125 365 1,215 1,795 30 1,290 1,290 125 230 115 45 305 310 415 20,075 145 3,575 4,645 3,575 4,645 1	260 395 1.580 295 125 1.640 140 225 270 260 145 XXX 155 XXX XXX XXX 225 65 50 4.060 25 420 1.655 1.570 125 120 8.080 210 230	2,590 2,060 2,320 1,500 2,575 2,055 9,960 11,275 5,105 2,107 480 915 1,865 970 160 1,740 2,905 1,095 37,260 6,315 11,075 1,095 37,250 16,055 1,015 1,0	1,005 1,430 1,345 510 55 5,175 590 195 750 795 920 XXX 260 XXX XXX 200 XXX 345 200 85 6,145 120 3,160 2,030 215 18,080 125 18,080 125 18,080 125 18,080	2. 125 1. 810 1. 305 770 105 40.055 2. 350 1. 590 8. 780 4. 255 145 6. 170 435 760 1. 055 705 260 1. 945 2. 090 7. 580 2. 4. 620 1. 820 3. 810 7. 580 3. 810 7. 580 5. 515 19. 255 1. 135 11. 135 11. 255 11. 135 12. 255 11. 135 14. 205	265 745 560 105 25 2,275 245 80 220 385 380 XXX 170 XXX XXX 40 XXX 500 140 25 2,455 85 65 1,305 85 65 1,305 65 6,660 75 140	1, 225 570 515 345 60 23,580 1, 420 4, 485 2, 625 105 3, 965 210 640 455 465 135 685 1, 435 1, 240 1, 450 4, 485 1, 240 1, 450 4, 315 1, 240 1, 450 2, 625 1, 240 1, 240 1, 240 2, 625 1, 240 1, 240 2, 625 1, 240 2, 625 2, 625 2, 625 1, 625	125 220 180 90 15 820 95 110 245 XXX XXX XXX 115 33 91 122 22 35 43 13 15 15 15 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
356337 3839 41243445 45555 5555 556661	231 2313 2313 2315 2319 Assigned (3) 233 2331 2333 2339 Assigned (3) 234 2341 2343 2349 Assigned (3) 235 2359 Assigned (3) 235 2359 Assigned (3) 2351 2353 2359 Assigned (3) 2351 2353 2359 Assigned (3) 2351 2353 2359 Assigned (3) 2391 2391	103.900 19.030 10.685 705 4.695 2.465 34.085 14.430 16.390 2.230 1.040 39.125 2.025 32.835 3.610 660 6.000 700 3.470 955 695 180 5.640 3.275 2.280	142,565 15,570 4,115 615 6,735 3,630 480 81,515 29,265 4,235 2,720 16,170 290 9,145 6,415 325 20,535 1,395 14,255 2,135 2,135 2,135 2,135 4,255 4,250 8,757 4,255 2,135 4,255 4,255 4,255 6,415	11.250 1.520 445 55 140 830 5.0 7.515 930 5.490 750 340 1.085 635 407 780 80 175 125 360 45 370 115 245	26, 255 2, 475 330 65 460 1, 525 95 17, 810 3, 290 12, 340 1, 585 595 2, 035 1, 550 65 2, 415 145 380 250 1, 545 85 1, 520 345 1, 520 345 1, 520 345	34.265 6.715 3.925 280 1,510 820 175 11,440 5,230 5,240 670 295 12,945 1,115 1,580 200 1,670 155 980 330 160 40 40 40 40 650 820 820	51.130 6.565 2.165 980 135 26.610 12.615 12.010 1.290 705 8.255 5.475 2.500 1.500 1.025 2.500 1.025 3.215 1.260 1.260 1.250 3.215 1.260 1.250 1.	33.355 6.745 3.660 2.165 9.030 5.120 3.300 415 190 13.645 210 12.590 670 175 1.875 280 1.165 270 110 55 2.065 1.340 705	35.385 4.140 1.115 2.180 540 19.075 8.310 9.390 845 530 4.030 2.545 1.355 4.55 5.815 4.505 5.30 12.330 1.475 8.00 5.30 1.475 8.00	14,120 2,585 1,640 160 160 3,580 2,040 1,345 190 75 5,820 615 4,755 360 85 875 510 145 30 	17, 600 1, 500 320 800 321 3, 10, 644 3, 222 5, 800 1, 155 22 5, 630 1, 157 522 2, 630 1, 157 67 67 67 45 4

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age group - Groupe d'âge						Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			
	years - 64 ans	65 a	ers and ver - ns et us	â	lian ge - ge lian	Paid worke Emplo		Self-en incorp Travai auto consti	émunérés  mployed orated - lleurs nomes tués en ration	Travai autonoi consti	nployed porated - lleurs nes non tués en ration	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		No
														CANADA † (suite)	
770 315 225 245 55 14,855 805 410 3,280 2,550 60 2,715 165 285 285 505 1,115 380 6,770 5,745 2,365 2,365 1,15 2,620 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,	110 120 70 45 5 5 5 260 20 10 15 30 0 XXX XXX XXX XXX 20 20 15 415 20 20 15 415 20 20 15 415 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	90 35 45 45 20 20 2,145 185 185 190 15 305 305 35 35 25 5 130 250 250 250 250 250 250 250 25	5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	37.5 35.5 29.8 31.6 32.5 33.1.6 32.5 33.7 33.3 33.8 38.2 33.8 38.2 33.8 36.1 32.8 43.3 33.3 33.3 33.1 32.1 22.1 22.1 28.1 32.1 29.6 6	30.7 31.9 26.6 28.9 23.5 31.2 31.4 31.2 26.5 29.9 31.2 32.5 XXX 31.9 32.6 5 XXX 32.5 29.8 32.5 29.8 32.5 29.9 32.6 29.3 32.5 29.8 32.5 29.8 32.5 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 29.8 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6	6,740 4,865 6,300 3,530 530 123,220 4,185 26,635 27,860 14,145 470 20,330 1,420 2,455 3,585 2,560 6,685 2,950 97,075 4,695 11,05 4,695 11,105 42,870 3,110 2,370 71,085 3,845 64,930 1,825	1,700 2,800 3,710 1,020 225 9,470 810 515 1,295 1,505 1,730 XXX XXX 270 XXX XXX 270 XXX 315 660 215 900 6,365 4,965 4,965 4,965 4,965 4,965 5,385 4,965 4,965 4,965 4,965 5,385 4,965 4,965 6,385 4,965 4,965 6,385 4,965 6,385 4,965 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385 6,969 6,385	185 75 400 25 6, 435 885 1600 1, 755 585 225 210 215 70 490 675 5130 3100 330 755 55 50 50 310 310 310 310 310 310 310 310 310 31	100 155 5 5 160 200 100 100 100 100 100 100 100 100 10	215 165 40 70 20 6.880 2.390 145 575 710 30 155 575 115 60 3.125 750 180 3.125 750 180 3.125 750 180 2.315 570 180 2.315 575 570 180 2.315 575 575 575 575 575 575 575 575 575 5	65 100 155 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2131 2133 2135 2139 Assigné (3) 214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2144 2145 2146 2147 2151 2153 2154 2155 2156 2157 2159 Assigné (3) 216 2161 2163 2164 2165 2167 2159 Assigné (3) 216 2160 2161 2163 2184 2165 2169 Assigné (3) 218 2184 2185 2189 Assigné (3) 218 2181 2183 2189 Assigné (3) 6rand groupe 23 - Trevailleurs spécialisés des sciences	1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 2 33 3 34
8,220 1,150 815 10 200 100 25 2,050 845 140 105 3,915 140 2,780 4,75 2,75 3,85 2,780 4,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2	10,365 700 185 20 275 1855 30 6,385 1,645 4,250 120 3500 25 2,230 175 1,760 110 470 250 210	2,685 325 210 15 25 500 25 405 145 170 65 35 1,730 90 90 90 100 100 100 100 25 55 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200	1,830 195 155 100 45 700 500 9900 185 500 400 265 125 15 50 400 20 455 20 20 25 105 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	35.4 24.1 36.1 39.2 41.0	33.3 32.6 32.5 32.3 34.3 27.4 33.1 28.6 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.6 31.8 48.7 31.0 37.8 31.0 37.8 33.4 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42	79,700 16,890 9,355 630 4,250 2,220 430 33,430 14,170 16,070 1,020 18,160 2,030 12,345 400 5,710 685 7,710 685 180 5,515 3,200 2,225 90	136,700 14,350 3,865 560 6,070 3,400 460 80,210 28,710 44,670 4,185 2,645 13,215 6,200 280 0,320 1,390 14,135 2,070 2,055 8,605 3,930 4,475 4,75	3,120 885 640 10 105 115 20 190 35 115 25 10 1,990 30 70 30 70 30 70 30 70 30 70 35 55 55 55 55 55	700 170 80 5 55 55 35 - 200 80 100 5 10 260 - 255 35 15 45 5 5 10 25 25 25 25 25	21,055 1,255 700 65 345 130 20 460 215 20 35 5 18,985 - 18,605 5 5 20 20 10 - 10 20 10 40 40 21 5 5 13 20 40 21 5 5 13 20 20 40 20 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5,060 1,035 1,035 50 600 195 15 1,020 455 475 35 55 2,685 - 2,490 170 30 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	25 15 5 5	110 15 15 15 25 40 25 40 10 10 10	sociales et domaines connexes 231 2311 2313 2315 2319 Assigné (3) 233 233 2339 2339 Assigné (3) 234 2341 2343 2349 Assigné (3) 255 2550 2351 2353 2359 Assigné (3) 239 239 Assigné (3) 239 Assigné (3)	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 60 61

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

						A	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Toto	a I	15-24 years  15-24 ans		25-34 years 25-34 ans		35-44 35-44		45-54 years 45-54 ans	
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	CANADA † (continued)										
1 2 3 4 5 5	Major group 25 - Occupations in religion 251 2511 2513 2519 Assigned (3) Major group 27 - Teaching and	25,870 25,870 20,880 550 2,960 1,485	8,230 8,225 2,290 1,870 2,470 1,600	785 785 420 20 265 85	400 400 135 10 205 60	4,980 4,980 4,045 30 690 210	1,045 1,045 565 20 390 70	5,435 5,440 4,685 40 525 190	1,260 1,260 590 85 475 110	5,560 5,560 4,745 75 565 180	1,5 1,5 4 3 5
3	related occupations 271 2711 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 2797 2797 2797 2797 2797 2797	207, 450 37, 725 26, 940 9, 980 800 118, 470 36, 810 72, 680 6, 250 2, 720 51, 255 20, 910 5, 945 1, 280 5, 805 9, 460 5, 830 2, 020	336.190 18.315 9.750 605 249.360 152.320 58.940 30.960 7.140 68.515 15.470 16.450 3.550 17.570 6.015 7.405 2.055	10,975 4,175 840 3,120 2,15 2,895 980 165 3,905 600 690 35 495 735 460 890	30,015 3,845 735 2,930 180 18,480 11,705 2,230 3,835 7,695 750 2,495 95 2,610 680 770 285	48,200 8,365 4,430 3,755 185 26,205 9,600 13,990 1,830 780 13,630 4,300 1,785 2,510 2,750 1,585 410	98,515 5,895 2,860 2,875 160 69,945 43,370 16,610 8,000 1,965 22,675 4,585 4,835 1,085 7,090 2,360 2,175 545	83,325 10,780 9,010 1,635 130 54,470 18,295 33,415 1,925 830 18,075 8,785 1,540 400 2,025 2,870 2,135 320	127, 200 5, 115 3, 625 1, 380 110 100, 475 61, 745 25, 150 11, 670 1, 915 21, 615 6, 190 4, 090 4, 090 1, 470 4, 930 1, 910 2, 485 535	45.160 9.015 7.995 26.890 115 26.890 18.575 1.005 520 9.460 4.745 985 310 510 1.690 1.060	56, 8 2, 3 1, 7 10, 8 2, 7 10, 2 2, 8 1, 9
55773333333333333333333333333333333333	Occupations in medicine and health 3111 3113 3115 3117 3119 Assigned (3) 313 3130 3131 3130 3131 3130 3131 3130 3131 3130 3131 3135 3136 3137 3135 3136 3157 3156 3157 3156 3157 3156 3157 3156 3157 3158 3161 3162 3169 Assigned (3)	130,270 55,310 36,920 10,470 2,725 2,435 1,815 940 43,025 1,720 10,520 10,520 1,720 11	483,825 15,380 9,880 1,600 1,455 475 2,670 300 372,315 17,975 211,410 60,825 2,350 9,395 4,415 20,830 9,885 95,130 8,375 4,000 810 1,935 8,030 29,985 2,700 2,165 1,620 1,930 1,930 1,935 2,165 1,935 2,165 1,935 2,165 1,935 2,165 1,935 2,165 1,935 2,165 1,935	12,755 1,070 665 160 95 15 105 25 7,830 1,175 60 1,175 615 390 3,480 15 225 90 1,465 315 385 440 XXX 30 205 1,340 515 130 395 1,340 75 130 395 85 765	68,730 1,335 545 135 310 70 245 45,975 45,975 4,400 11,535 1,305 1,565 1,305 1,565 1,305 1,565 1,305 1,565 1,305 1,565 1,305 1,305 1,565 1,305 1,565 1,305 1,565 1	41, 340 14, 640 9, 190 3, 100 850 415 230 16, 085 465 3, 690 1, 235 1, 135 5, 215 2, 515 2, 5	171, 635 7, 750 4, 695 975 865 240 855 121, 910 4, 280 74, 815 12, 025 15, 095 1, 200 4, 065 2, 165 5, 540 2, 520 41, 975 4, 320 2, 520 3, 370 13, 105 700 1, 250 4, 495 700 1, 250 4, 440 8, 440 8, 481	36, 295 16, 755 10, 550 3, 485 1, 055 785 785 785 1, 170 11, 170 3, 685 970 950 2, 625 1, 305 2, 625 1, 305 8, 370 1, 865 205 8, 370 1, 865 205 445 1, 305 8, 370 1, 865 205 725 765 80 765 700 170	136, 350 4, 435 2, 800 310 225 125 875 106, 530 66, 535 66, 535 200 11, 210 15, 200 2, 650 820 5, 235 20, 730 1, 955 20, 745 20, 745	19,505 10,505 7,385 1,955 315 3350 375 315 1300 4,615 235 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,360 XXXX 255 280 175 1,205 260 35 330 95 315 65	70,1 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur:	3			
	years 4 ans			â	lian ge - ge lian	Paid worke  Employ	•	Self-en incorp Travai autor constit	nployed orated lleurs nomes tués en	Self-er unincor Travai autonor constit corpor	leurs nes non tués en	work Travai	lleurs liaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
5.615 5.615 4.670 125 530 295 17,310 4.625 4.070 4.75 85 7.500 1.395 2.75 5.185 2.215 690 200 235 1.215 490 130	1,900 1,895 390 535 575 395 20,460 945 705 180 65 14,645 7,970 3,800 1,905 970 4,870 3,155 5,155	3,490 3,490 2,320 270 385 520 2,480 765 605 95 70 715 75 390 100 145 1,000 265 260 40 30 200 105	2,045 2,045 2,045 2300 740 3,145 60 30 1,550 455 220 595 1,485 915 40 60 40 95 230	47.6 47.6 47.2 63.9 44.4 43.6 40.9 39.8 40.9 38.8 40.9 39.5 40.0 40.8 37.7 42.4 38.8 38.6 27.4	53.4 42.1 64.3 47.3 53.5 38.0 37.6 38.1 37.6 38.1 37.6 38.1 37.6 38.1 37.6 38.1 37.6 38.3 38.4 37.5 38.5	24,915 24,910 20,170 20,170 5,15 2,835 1,385 1,385 204,110 37,725 26,940 800 118,185 36,740 72,610 6,155 2,680 48,200 20,710 4,475 5,750 8,400 5,610 1,975	7,855 7,850 2,215 1,735 2,375 1,525 325,685 18,315 9,750 6005 247,250 150,640 58,810 30,765 7,040 60,120 60	310 310 210 25 40 30 675 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	135 135 100 65 100 500 895 - - - 2600 195 15 300 25 635 40 360 - 10 95 80 45	650 650 505 505 10 80 60 2.655 	235 235 65 65 75 25 9,455 1,465 120 150 75 7,645 325 6,120 30 125 410 455	10	100 55	CANADA † (suite)  Grand groupe 25 - Membres du clergé et assimilés 2511 2513 2519 Assigné (3) Grand groupe 27 - Enseignants et personnel assimié 2711 2711 2711 2711 2711 2711 2713 2733 273	1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15,095 8,545 6,300 1,325 3305 285 1900 140 2,990 140 405 55 235 1,380 XXX 360 215 120 460 285 35 320 80	33,820 930 595 40 155 225 230 29,605 2,080 14,445 6,685 365 215 2,125 1,460 3,290 70 70 70 70 71 1,110 	5,275 3,790 2,835 445 600 125 900 235 325 5 40 25 5 40 90 1,160 580 XXX 150 65 80 85 85 80 87 80 87 80 87		37.6 34.6	31.8 31.8 30.2 30.2 32.4 32.2 32.5 28.2 30.7 28.5 30.3	83,520 16,645 12,595 1,285 1,025 205 1,065 465 42,015 1,615 10,380 3,720 2,860 13,775 3,25 1,480 655 6,045 1,150 24,860 5,715 XXX 250 0,516 1,600 8,305 2,800 4,15 2,900 4,15 2,900 4,15 2,900 4,15 2,900 4,15 2,900 4,15 2,900 4,15 2,900 4,15 2,900 4,900	471,825 9,245 5,170 575 1,065 250 2,000 185 369,040 17,765 210,360 60,425 2,235 8,630 4,305 20,590 9,695 93,540 8,030 4,05 20,590 1,85 2,245 8,025 29,915 29,915 1,985 1,985 1,910 13,590 2,245	9,540 5,910 3,240 1,590 605 225 120 310 40 100 - 30 20 655 - 125 125 125 125 125 126 126 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129	1, 640 765 465 130 65 20 50 30 405 75 95 15 40 40 465 135 30 65 50 0 20 45 15 10 1	37, 180 32, 735 21, 065 7, 590 1, 095 2, 005 625 655 100 120 25 3, 750 70 25 3, 750 70 25 3, 750 70 25 3, 750 70 25 3, 750 70 25 3, 750	10,035 6,335 4,235 890 315 200 610 75 2,675 135 885 100 665 100 200 120 1,030 155 50 10 25 50 10 35 50 10 35 50 10 10 25 50 10 35 50 10 10 25 50 10 10 10 25 50 10 10 25 50 10 10 10 25 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	30 20 15 - - 5 5 5 - - - - - - - - - - - - -	320 40 5 5 10 5 10 5 195 5 50 10 10 10 35 90 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Grand groupe 31 - Médecine et . santé . 311 . 3113 . 3115 . 3117 . 3119 . Assigné (3) . 313 . 3132 . 3134 . 3135 . 3136 . 3137 . 3138 . 3139 . Assigné (3) . 315/. 315 . 315/. 315 . 315/. 315 . 315/.	25 26 27 28 30 31 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 55 55 55 55

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

	Canada, Provinces at					Δ.	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	Total		15-24 years 15-24 ans		25-34 years 25-34 ans		years ans	45-54 years 45-54 ans	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	CANADA † (continued)										
1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 13 13 14 15 16 16 17 17 17 18 19 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	3311 3313 3314 3315 3319 Assigned (3) 333 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3337 3339 Assigned (3) 335 Assigned (3) 335 Assigned (3) 335 3351 3355 Assigned (3) 3360 3370 3370 3371 3373 3375	120, 230 39, 075 4, 685 9, 160 14, 610 8, 965 570 1, 085 32, 335 8, 180 945 1, 085 350 2, 150 5, 600 4, 135 8, 185 21, 775 21, 525 27, 045 3, 530 10, 100 890 1, 125 7, 420 2, 800 1, 115	87,560 33,110 4,495 14,495 2,350 460 885 14,250 3,875 385 14,250 3,875 385 1,140 1,485 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,570 4,880 1,4	26.850 5.510 430 1.355 2.145 1.255 6.875 6.875 6.875 1.930 440 120 480 1.695 1.190 2.85 2.190 1.895 2.40 2.85 2.190 4.695 5.50 6.695 4.235 5.80 5.80 6.60	23.525 6.965 415 3.030 2.390 770 140 220 3.685 35 665 XXX 640 410 550 700 160 2.830 2.195 510 415 415 6.825 XXX 880 2.830 2.830	41,770 14,170 1,265 3,105 5,830 3,560 215 395 12,855 3,125 440 4,045 390 170 870 2,030 1,510 280 7,640 6,700 700 1,055 3,270 85 3,270 85 3,270 85 430 1,330 7,600	32,410 13,435 1,385 5,645 5,095 875 160 275 5,625 1,790 85 1,195 200 600 720 130 8,275 6,120 1,950 450 3,715 XXX 495 240 100	27, 125 10, 050 1, 390 2, 325 3, 635 2, 360 130 205 7, 380 2, 595 210 1, 920 1, 700 35 405 1, 050 830 165 6, 125 5, 035 900 105 1, 670 70 70 70 95 460 465	17. 755 7.000 1.395 3.240 1.710 400 195 2.730 1.140 115 525 XXX 60 250 200 320 115 5.650 4.265 1.250 300 2.375 300 2	12,920 5,000 800 1,235 1,830 970 65 100 3,025 1,165 85 575 55 20 170 525 2,760 2,395 2,140 615 600 30 40 435 335 80	7,820 3,230 625 1,870 430 150 555 1,040 295 60 335 XXX 20 105 75 100 40 2,410 1,820 1,525 1,145 630 XXX XXX 230 60 20
313 323 333 344 35 36 37 44 44 44 44 44 44 44 55 55 55 55	Major group 41 - Clerical and related occupations 411 4110 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4135 4137 4139 Assigned (3) 414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4155 4157	494, 415 7, 120 XXX 4,990 1,680 275 108,610 5,955 62,585 27,345 7,345 2,020 1,280 3,640 29,410 2,875 3,305 22,340 22,340 13,030 8,645 79,915 68,785 2,790 3,990 6,455	1,824,210 490,850 3,150 425,090 49,210 13,400 674,535 20,420 324,110 258,820 42,275 5,215 3,695 20,000 103,255 41,775 7,155 88,930 3,000 61,855 2,820 5,775 17,250 28,615 1,665 1,666	147,020 1,450 1,450 1,000 335 95 37,730 500 15,125 17,970 1,690 640 315 1,490 8,195 970 6,800 2,55 6,855 1,365 1,365 1,365 1,365 1,370 1,37	452.900 95.415 235 79.895 11.965 3.320 196.440 2.405 55.455 120.945 8.055 1.215 845 7.505 25.525 1.890 22.380 22.380 23.375 1.205 4.345 7.810 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.	143.860 1.865 XXX 1.345 425 55 29.150 1.860 18.265 4.930 2.245 800 11.580 1.140 1.195 8.890 3.55 52.250 3.940 2.950 24.530 17.450 885 1.170	581,250 163,040 1,015 141,915 16,375 205,830 7,825 105,435 66,200 18,355 1,760 1,260	91, 180 1,590 XXX 1,075 400 50 17,915 1,815 12,400 1,665 885 415 230 510 5,915 1,045 630 4,085 155 30,050 3,300 2,065 12,410 10,280 560 600	405, 355 125, 365 10, 101 110, 595 10, 830 2, 925 138, 570 5, 435 79, 125 39, 050 9, 660 1, 055 860 22, 790 1, 235 1, 475 19, 450 545 12, 930 730 1, 295 3, 610 5, 825 325 825	57,565 1,065	236,870 67,260 625 58,860 6,175 1,595 82,520 3,140 21,905 4,315 890 470 1,865 10,215 890 8,515 285 8,165 385 385 795 2,270 3,710 290 495

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	ie de tra	availleur:	s			
	4 years - 64 ans	65 yea ov 65 ar pl	er - ns et	â,	dian ge - ge dian	Empi	ers - Travai pyees yé (e) s	Self-er incorp Travai	nployed orated lieurs nomes tués en	Travai autonom	lleurs nes non tués en	Travai fami	family kers - !teurs !iaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		Ио
8,550 3,420 540 915 1,140 680 300 105 1,660 655 335 255 255 200 207 207 207 207 208 410 425 1,395 425 1,395 410 400 400 400 400 400 400 400	4,570 1,995 480 1,030 280 120 40 45 760 70 255 XXX - - 90 25 105 30 1,335 925 340 60 60 485 85 5250 XXX XXX 110 525	3,020 935 265 220 230 140 15;75 540 65 45 210 07 75 70 25;35 980 60 60 785 130 60 785 130 80 80	1, 485 200 160 40 25 55 55 415 15 20 210 20 345 95 60 85 15 55 56 85 56 85 56 85 56 85 56 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	32.5 34.4 39.2 35.0 33.7 33.6 32.5 33.0 31.7 33.1 30.3 36.2 27.1 27.8 38.1 36.2 36.3 35.0 22.2 25.0 22.5 31.0 22.9	30.8 31.6 37.7 29.6 29.1 32.8 30.2 40.9 32.8 32.7 40.9 32.8 33.7 33.9 32.3 127.5 33.9 33.7 33.9 35.7 24.1 131.5 27.2 21.8	90, 415 25, 035 1, 130 6, 995 10, 165 5, 530 790 23, 990 6, 420 405 5, 310 7, 190 1, 585 5, 300 1, 585 5, 300 1, 585 5, 300 1, 585 5, 300 22, 675 8, 970 8, 75 1, 010 7, 290 2, 340 1, 035	69, 260 23, 290 1, 305 11, 470 7, 735 1, 730 660 11, 570 3, 415 270 2, 235 XXX 915 1, 410 1, 550 480 16, 840 12, 365 3, 920 17, 570 1, 215 11, 885 XXX XXX 2, 925 630 690	6,870 3,250 400 8255 1,165 790 20 55 1,585 870 90 275 55 130 20 1,075 940 75 60 955 430 350 350 20	2,635 1,435 880 70 5 70 400 175 15 70 XXX 20 5 60 30 505 395 85 25 25 290 125 150 XXX	22,745 10,680 3,130 1,320 2,630 1,055 240 6,715 870 445 3,425 50 00 495 195 860 110 3,500 3,020 3,70 95 1,850 485 100 3,500 60	15,330 8,205 3,015 2,560 1,890 535 665 150 2,230 280 105 870 0,00 2,885 670 600 1,265 110 990 XXX XXX 205 510 105 510 510 510 510 510 510 510 5	200 105 35 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	335 185 40 655 35 15 - 20 555 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	CANADA † (suite)  Grand groupe 33 - Professionnels des domaines ertistique et littéraire et personnel assimilé 331 3311 3311 3315 3319 Assigné (3) 333 3333 3334 3332 3333 3334 3335 3337 3337 3355 Assigné (3) 3355 Assigné (3) 3357 3377 Assigné (3) 3377 Assigné (3) 3377 Assigné (3)	1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 144 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30
46,215 910 XXX 695 185 20 9,580 6,795 1,180 115 110 300 1,145 105 210 795 30 16,685 1,725 930 5,875	130,675 34,995 30,145 3,445 14,710 1,480 29,410 9,860 1,785 450 225 1,510 4,365 280 3,385 150 4,905 265 1,420 2,350 1,05	8,565 240 XXX 165 45 30 2,985 9 2,255 255 30 255 105 105 1,510 100 36 550 565 565	5 30	28.6 30.1 35.7 30.2 29.4 29.8 30.1 38.1 34.4	25.8 31.6 32.4 32.4 29.5 31.0 34.9 31.9 30.8 29.9 32.2 34.3 32.0 32.3 31.9 32.5 33.3	483,085 6,775 4,720 1,630 20,103,855 54,940 26,970 1,250 3,555 28,980 2,810 2,210 3,555 28,980 2,210 66,970 1,250 3,555 28,980 2,810 2,810 8,565 79,625 68,455 2,760 3,860 3,860 6,415	1.774,575 481,000 2.645 417,015 46.245 13,095 645,035 18,110 299,415 257,340 42,220 5,175 3,635 19,140 102,370 0,115 7,080 88,210 2,740 5,730 17,165 28,385 1,665 3,635	4,870 210 XXX 175 15 1,990 315 1,485 80 35 10 25 45 185 390 100 100 100 100 5	19, 175 4, 540 3, 380 3, 860 160 160 17, 475 10, 879 10, 175 20 100 175 20 190 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 175 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5,830 105 XXX 65 35 - 2,390 30 15 5 5 40 245 30 170 15 495 60 60 35 160 165 160 165 160 165	16,865 3,405 1,200 2,525 665 95 9,175 8,175 310 3245 545 545 15 210 15 210 110 110 110 110 110 110 110 110 110	625 25 25 20 5 190 180 - - 100 - - 100 - - 15	13,590 1,910 1,690 150 50 7,980 1,005 20 395 65 - 10 50 50 50 7,980 1,005 20 50 50 50 50 50 7,980 1,005 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Resimilés 411 4110 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigné (3) 414 4140 4141 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4153 4155 4157 4159 Assigné (3)	31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 56 57

93-112

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

	Occupation			Age group - Groupe d'âge							
		Total		15-24 years - 15-24 ans		25-34 years - 25-34 ans		35-44 years - 35-44 ans		45-54 years - 45-54 ans	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	ı
	CANADA † (continued)										
1 23 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	4170 4171 4172 4173 4175 4175 4177 4179 Assigned (3)	7,310 355 5.135 5.05 315 65.955 4,760 7,005 20,585 17,255 2,150 5,720 6,210 2,275 92,495 8,195 3,640 4,085 8,960 4,170 955 32,055 27,275 3,160	39,370 1,455 34,920 1,650 1,350 185,965 3,645 106,615 5,310 22,950 27,710 2,495 5,795 268,580 15,430 6,985 9,535 21,210 8,250 4,975 135,980 58,145 8,055	3,245 45 2,905 95 205 11,810 165 2,385 3,180 710 2,215 1,590 565 22,140 475 470 475 695 1,145 1,760 1,760 1,760 1,750 1,	11, 885 100 10, 825 400 47, 935 265 32, 350 420 3, 060 6, 180 1, 145 2, 805 1, 720 60, 035 1, 220 1, 060 1, 935 3, 475 705 29, 105 15, 090 2, 110	2,005 65 1,680 20,250 1,025 2,210 7,110 5,250 645 1,325 2,060 620 26,760 2,225 1,285 1,335 2,730 1,135 2,730 1,135 2,75 9,255 7,830 7,05	10,670 380 9,405 525 260 52,815 1,075 29,615 2,105 6,720 7,685 450 3,710 1,455 89,195 5,415 3,000 3,650 8,080 2,220 2,075 43,765 18,795 2,195	1,015 110 790 85 25 15,410 1,505 1,110 6,265 3,960 3,655 670 1,130 410 19,275 2,650 975 945 2,540 480 4,655 4,805 4,655	8, 110 460 7, 105 345 205 38, 260 1, 010 21, 430 1, 470 5, 370 5, 370 5, 375 2, 535 980 59, 335 4, 405 1, 620 2, 085 4, 435 1, 185 1, 185 1, 185 1, 150 30, 150 12, 735 1, 575	510 65 365 20 9,470 1,235 620 3,515 2,355 705 230 12,240 1,580 555 1,435 330 120 4,475 2,915 330	5,030 310 4,465 170 85 27,625 775 14,010 4,225 5,445 2,45 1,395 740 36,055 2,900 895 1,145 2,250 785 795 996 996
25 26 27 29 30 31 32 33 34 40 41 44 46 47 48 49 49	513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigned (3) 519 6190 6191 5193 5199	641,750 501,555 74,935 14,740 61,720 279,310 9,730 7,945 32,895 4,745 15,540 114,295 15,105 34,245 39,325 11,005 5,885 3,465 2,410 2,855 25,900 1,895 5,970 13,800 3,580 650	511, 410 438, 320 38, 585 2, 285 11, 760 346, 570 9, 435 1, 630 5, 970 8, 605 13, 480 61, 945 6, 460 16, 835 25, 875 3, 770 4, 335 1, 830 1, 420 1, 425 11, 140 425 3, 855 5, 650 275	155, 495 144, 840 6, 765 1, 190 4, 660 88, 975 2, 285 6, 325 1, 850 6, 720 6, 425 520 2, 145 1, 805 585 600 270 290 220 4, 225 185 520 2, 570 770 180	162,055 152,730 5,665 390 1,780 129,240 1,500 930 3,835 3,650 5,735 6,870 780 2,535 1,340 560 935 250 315 155 2,455 2,455 2,455 2,500 1,580 70	172.295 133.470 20.685 5.885 20.515 75.610 2.390 555 3.315 1.265 3.255 30.440 3.490 9.790 9.015 3.425 2.135 1.170 625 8.385 510 2.210 4.490 995 185	116,570 92,030 10,080 1,200 5,230 67,355 2,890 230 990 1,820 2,235 20,860 2,425 7,505 5,785 1,565 1,565 1,805 790 3,680 135 1,790 1,390 1,390	137,675 99,510 21,265 4,070 17,820 49,975 1,950 470 1,295 740 1,930 31,930 4,730 9,615 11,125 2,865 1,430 875 675 615 615 615 6235 580 1,520 3,210 805 115	100, 455 80, 355 10, 415 535 3, 035 60, 155 2, 380 230 605 1, 365 1, 640 17, 770 1, 650 4, 090 8, 885 1, 060 535 340 315 2, 330 110 830 205 1, 115 75	91, 995 65, 650 14, 875 2, 035 10, 650 33, 565 1, 565 310 1, 040 395 1, 220 22, 225 3, 225 6, 650 8, 005 1, 910 1, 035 650 375 380 4, 115 370 8, 85 2, 315 490 70	76, 135 64, 150 7, 355 120 1, 195 50, 700 1, 680 170 375 1, 505 10, 410 1, 040 1, 905 6, 205 410 3800 180 1500 1500 415 1000 950 25
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119	742,610 243,890 25,240 52,235 3,455 73,605 16,145 54,815 8,950 9,440	874,905 41,550 325 3,265 1,120 19,425 7,385 7,015	249,620 49,320 1,675 3,195 455 15,550 2,130 19,460 3,650 3,205	306, 190 15, 170 80 800 285 4, 850 3, 140 4, 705 950	175, 265 70, 665 7, 730 18, 800 915 15, 575 4, 965 18, 395 2, 300 1, 980	202,165 11,650 110 1,565 360 4,515 525 2,880 1,425 265	126,810 58,395 8,135 19,670 930 10,890 4,965 11,020 1,505 1,275	157,220 6,565 80 545 225 3,945 255 785 520 220	98,045 36,195 5,725 7,870 665 11,580 3,420 4,985 755 1,195	119,940 4,820 40 215 175 3,470 110 430 250 130

Tableau 1. (suite)

	Age g	roup - Gri	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	availleur	5			T
	years - 4 ans	65 aı	rs and er - ns et us	Â	dian ge - ge dian	Paid works  Employ		Self-er incorp Travai autor constit	nployed orated lieurs nomes tués en	Travai autonoi consti	mployed porated - lleurs mes non tués en ration	Worl	liaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		No.
420 50 320 30 5 7.695 780 545 2.330 2.330 180 690	3.245 180 2,835 105 120 17,010 470 7,940 430 3,420 3,045 225 900	110 5 75 15 20 1,320 40 40 385 200 30 240	430 280 280 5 120 2,320 40 1,275 105 150 270 45	26.5 40.5 25.5 32.0 22.2 35.1 42.4 29.5 38.0 35.0 30.2 29.4 31.8	31.8 39.8 31.6 31.3 28.9 33.0 39.3 31.6 35.4 37.7 34.5 26.8 32.4	7,270 350 6,110 500 315 64,420 4,575 6,870 19,990 17,150 2,120 5,480 5,995	39, 180 1, 450 34, 765 1, 625 1, 345 182, 940 3, 410 105, 200 4, 650 22, 790 27, 520 2, 435 11, 280	5 - 320 55 60 45 15 - 70 65	45 5 35 5 5 70 70 340 20 20 5 5	40 10 30 5 1.145 125 60 535 85 25 160	55 55 1,605 165 495 100 65 40	70 20 20 10 10	80 - 65 10 - 850 - 575 40 40 75 15	CANADA † (suite)  416 4160 4161 4169 Assigné (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4179	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
265 9,790 1,110 340 490 910 325 100 3,640 2,505 360	580 21, 435 1, 410 370 675 920 510 330 12, 245 4, 155 825	185 2.295 160 65 65 200 140 25 695 625 315	320 2,520 75 35 50 190 75 20 1,275 415 380	33.7 33.5 39.8 35.1 34.6 36.9 27.4 35.6 33.5 30.8 33.1	32.6 32.8 36.9 32.6 32.3 31.0 27.4 33.1 33.4 31.9 33.2	2,245 89,250 7,535 3,470 4,045 8,400 4,155 31,115 26,575 3,010	5.655 262,870 14,650 6,945 9,505 20,460 8,220 4,955 132,785 57,460 7,885	5 1,770 430 75 10 375 5 5 620 215 45	25 2.705 595 10 15 490 - 10 1.405 145 40	20 1,415 225 95 25 180 5 5 295 475	55 1,855 175 25 20 240 - 10 895 425 70	60 5 - 10 5 - 25 10	10 1, 150 10 5 20 35 - 895 115 60	Assigné (3) 419 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4199 Assigné (3) Grand groupe 51 - Trevailleurs spécialisés	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
66, 125 46, 505 9, 265 1, 325 6, 770 24, 990 1, 110 220 985 385 1, 460 17, 060 17, 080 1, 435 555 400 245 490 2, 570 230 235 1, 120 435 50	46, 955 41, 140 4, 085 40 445 33, 540 770 155 650 1, 380 4, 865 470 710 2, 965 5200 955 550 200 85 530 30	18, 165 11, 1575 2, 070 235 6, 200 430 60 195 120 960 6, 200 795 1, 545 2, 295 785 125 90 50 370 370 30 110 100 85 50	9,245 7,925 985 5 700 5,580 210 10 115 940 1,180 85 700 110 10 140 145 5 455 10 90 5	34.1 34.8	32.5 30.8 30.8 31.0 35.9 22.3 32.3 32.3 34.6 36.3 34.6 32.3 31.0 37.8 32.9 33.0 37.8 32.9 32.9 33.0 33.0 32.3 33.0 32.3 32.3 32.3 32.3	537, 490 418, 695 38, 065 13, 520 57, 520 246, 555 7, 165 5, 170 31, 885 4, 250 14, 555 96, 845 10, 120 30, 475 35, 085 8, 280 5, 180 2, 120 2, 120 21, 945 960 5, 975 12, 350 6, 060	466.610 397.380 22.775 2.175 6.570 1.260 326.575 6.570 1.050 5.535 13.100 58.955 5.830 16.425 24.930 3.275 4.105 1.335 10.275 2.55 3.835 855 5.060 270	49, 450 38, 590 23, 535 7, 10 2, 130 10, 620 555 265 195 390 3, 865 1, 745 1, 100 305 150 1, 015 545 1, 015 545	13, 655 12, 010 7, 875 45 160 3, 385 260 100 40 400 1, 450 480 150 395 215 70 60 355 200 120	53, 430 43, 020 13, 200 2, 060 21, 205 1, 205 520 7, 540 1, 110 2, 015 1, 880 1, 620 410 2, 865 395 1, 230 1, 205	27, 415 25,335 7,625 330 13,765 2,520 485 215 180 155 1,495 540 280 150 15 85 555 585 555 585 505 10	1.385 1.250 140 10 925 20 5 75 60 10 10 15 5 5 75 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	3,725 3,600 315 10 2,840 90 90 185 45 120 50 10 10 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 - 10	dans la vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 Assigné (3) 519 5190 5191 5193 5190 5191 5193 5190 630 67 and groupe 61 Trevailleurs spécialisés dans les	25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50
77,320 23,090 1,925 2,455 380 15,200 640 900 665 935	78,720 2,875 15 105 70 2,300 45 135 115	15,555 6,225 45 245 120 4,805 30 60 75 850	10,670 475 - 35 15 345 - 10 - 60	31.4 34.8 38.5 36.6 38.4 39.7 36.5 28.8 28.1 32.2	22.0	700,925 243,090 25,200 52,240 2,895 73,595 16,145 54,820 8,850 9,360	819,725 41.425 325 3.260 1,045 19,415 1,285 7,385 6,995 1,715	15.065 345 35 250 - - - 35 30	8,285 25 25 -	25, 645 430 10 - 315 - - 60 45	43.265 85 - - 55 - - 25 5	975 25	3,630 25 - - 10 - - 10	services 611 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigné(3)	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Table 1. (continued)

						A	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	s I	15-24 <u>1</u> 15-24		25-34 ) - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 45-54	
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	CANADA † (continued)									1	
1284555788901234556789012345	612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 6135 6139 Assigned (3) 614 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6160 6162 6165 6169 Assigned (3) 619 6191 6193 6198 6199 Assigned (3) Mjor group 71 Farming, orticultural	214, 490 27, 965 95, 865 18, 245 52, 665 10, 905 8, 840 21, 265 13, 160 2, 550 2, 545 2, 020 985 33, 420 2, 130 16, 645 2, 600 2, 440 2, 585 2, 715 1, 090 15, 295 2, 465 5, 495 2, 415 4, 350 2, 420 2, 430 2, 430 2, 440 2, 585 2, 415 4, 350 2, 420 2, 430 2, 440 2, 450 2, 450	407, 980 28, 945 92, 750 23, 950 210, 780 35, 375 15, 170 23, 215 26, 280 XXX 1, 285 2, 080 205, 385 70, 940 4, 420 6, 725 80, 080 2, 955 7, 080 1, 780 1, 7	108, 415 5, 080 48, 860 6, 940 35, 480 6, 845 5, 210 4, 390 1, 055 1, 030 1, 360 8, 750 410 855 2, 030 1, 525 495 1, 300 1, 885 455 1, 335 470 1, 600 1, 235 38, 005 295 27, 450 4, 115 3, 920	177, 280 5, 520 25, 405 8, 635 119, 080 11, 020 7, 625 9, 980 2, 515 6, 485 XXX 380 70, 755 80 5, 700 27, 560 1, 515 29, 240 1, 185 2, 715 4, 820 1, 200 1, 200 1, 200 28, 190 380 16, 240 XXX 9, 080 1, 000 11, 440	46, 695 7, 610 20, 270 5, 805 9, 605 1, 950 1, 455 4, 230 2, 535 655 490 400 150 7, 620 915 675 3, 520 240 3, 840 475 1, 335 595 1, 300 2, 775 29, 000 3, 80 6, 610 2, 190 1, 255	93,545 7,380 20,080 9,635 45,820 8,190 2,440 10,920 4,335 5,805 XXX 305 420 53,445 110 6,880 20,110 735 2,590 21,020 710 1,295 5,375 3,15 2,630 1,490 790 150 27,235 1,070 19,455 XXX 5,355 795	26, 420 6, 775 11,560 2,415 3,940 945 785 3,200 2,375 250 200 8,070 700 395 5,270 235 835 310 200 125 2,790 5,270 985 480 685 27,935 2,920 20,155 350 20,155 350 20,155 350 20,155 350 20,155 350 20,155 350 20,155 350 20,155 350 350 350 350 360 360 360 360 360 360 360 36	61,515 7,350 18,465 3,700 23,500 6,725 1,780 11,625 5,350 5,720 XXX 195 345 40,795 2,070 14,470 520 1,015 6,425 5,00 3,285 1,855 620 1,028	20, 050 5, 390 9, 360 1, 705 2, 300 650 640 3, 980 2, 985 240 325 345 4, 805 515 160 145 4, 805 515 75 1, 015 4, 65 515 70 30, 235 2, 940 22, 730 240 2, 980 1, 055	45,5 5,2 1,4,1 1,4,3 1,5,8 1,5,7 1,5,7 5,7 6,5,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
6789012345678	and animal husbandry occupetions 711 7111 (4) Assigned (3) 718/718 7180 7183 7185 7195 7196 7197 7199 Assigned (3) Major group 73 Fishing, trapping and related occupations	383, 970 187, 865 186, 365 1,500 196, 105 7,640 31,025 35, 115 69, 115 69, 1480 34,540 8, 165	124,340 19,545 19,230 315 104,795 1,435 23,110 37,605 13,115 1,335 1,650 21,735 4,810	98, 185 6, 750 6, 485 260 91, 440 965 15, 880 17, 870 32, 220 205 4, 060 15, 705 4, 530	25. 445 565 515 50 24. 880 225 5. 320 7. 015 5. 775 370 4. 615 1, 255	75, 415 32, 630 32, 470 165 42, 785 2, 360 6, 945 6, 700 16, 070 1, 835 7, 410 1, 295	25,905 3,300 3,265 40 22,605 460 7,980 3,305 305 320 4,530 750	55,770 35,375 35,255 1,620 3,145 2,965 7,355 1,010 3,600 635	26.030 4.535 4.520 20 21,490 320 5.180 8.250 1.780 345 375 4.485 745	54.790 38.500 38.240 260 16.290 1,340 2,010 2,405 6,195 2,920 505	23,8 4,7 4,6 19.1 4,4 7,5 1,2 23 4,2
0 1 2 3 4 5	731 7311 7313 7315 7319 Assigned (3)	41,645 3,290 33,430 615 2,955 1,355	4,300 XXX 2,850 XXX 1,280	8,635 175 6,975 85 955 455	820 XXX 515 XXX 270 25	12, 175 845 10, 025 115 885 305	1,390 XXX 905 XXX 435	9,550 1,105 7,540 100 560 235	1, 170 XXX 820 XXX 330 5	6,210 715 4,870 170 300 160	\$ 5 4

93-112

Tableau 1. (suite)

	Age group -	Groupe d'âç	je			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			
55-64 yea	ers	vears and over - ans et plus	Ã	dian ge - ge dian	Emplo	ers - Trava oyees - yé(e)s	Self-er incorp	mployed orated lieurs nomes tués en	Travai autonom constin	porated Heurs mes non	Travai fami	family kers illeurs liaux munérés	Profession	
М	F M	F	М	F	М	F	М	F	M	F	M	F		No
2,740 3 5,360 10 1,175 1,135 4 475 4 475 4 475 4 1,895 2 3,375 4 2,705 15 1,890 2 1,890 2 1,800 2 1,80	1, 160   1:7, 895   1, 1'   1; 610   8:85   1, 1'   1; 610   8:85   1, 1'   1; 610   8:85   1;	325 325 310 325 310 325 310 325 350 355 350 360 321 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 360 325 355 355 355 355 355 355 355 355 355	36.4 24.3 21.9 24.3 21.9 24.3 21.9 24.3 21.9 24.3 21.9 24.3 21.9 24.0 27.2 24.0 27.2 28.3 29.2 28.0 29.2 28.0 29.2 28.0 29.2 28.0 29.2 28.0 29.2 28.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.2 29.0 29.0	27. 4 36. 6 28. 0 28. 0 23. 4 33. 3 3. 3 24. 4 43. 4 43. 4 43. 4 43. 6 . 0 28. 6 41. 9 39. 1 39. 8 39. 1 39. 8 39. 1 39. 8 40. 6 22. 5 40. 6 22. 5 28. 7 30. 8 39. 1 39. 8 39. 1 39. 8 39. 1 39. 8 39. 1 40. 6 22. 5 20. 6 20.	196, 300 15, 595 90, 875 18, 245 52, 545 10, 645 8, 390 17, 970 10, 280 2, 545 1, 760 22, 470 2, 505 1, 935 7, 510 2, 440 2, 475 8, 410 2, 425 2, 340 2, 475 8, 845 12, 160 1, 195 4, 800 2, 320 3, 32	395,070 21,495 88,970 23,920 210,250 35,805 14,630 50,585 21,195 26,140 xxx 1,095 1,930 170,120 385 30,525 51,605 6,690 68,035 2,440 6,095 26,735 1,315 13,715 6,850 3,915 135,795 2,220 98,785 xxx 27,265 2,085 5,250	8.195 6.095 1.745 105 250 1.185 1.060 75 555 2.385 520 1.650 60 10 15 40 80 1.170 605 280 1.1785 1.420 270 95	3.915 2.830 815 120 160 6300 5700 	9,490 6,225 3,000 1,795 2,040 1,795 1,795 8,490 205 1,600 7,485 95 5,5 200 155 1,915 200 155 1,915 200 155 3,900 700 700 700 700 700 700 700 700 700	7,300 4,510 2,205 295 295 1,575 1,375 1,375 25 1,845 17,085 20 11,430 485 805 690 215 240 855 110 40 1,870 1,560 1,870	510 50 245 70 25 60 30 30 5 - 85 10 20 25 5 - 10 - 10 35 5 - 10 25 5 - 10 25 25 10 25 25 10 25 25 10 25 25 10 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1.695 110 760 40 530 1655 85 300 75 140 XXX 60 25 740 305 180 155 5 10 135 75 15 70 135 75 15 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	CANADA † (suite)  612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 6130 6133 6135 6139 Assigné (3) 614 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigné (3) 616 6160 6162 6165 6169 Assigné (3) 619 6190 Assigné (3)	1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 110 111 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 22 24 22 5 22 7 28 29 30 31 32 24 35 5
43,405 4 43,175 230 17,085 13 1,075 2,005 2 3,180 5 1,85 85 1,045	270 85 270 85	15 2,225 5 2,130 10 95 0 3,540 0 620 0 1,320 0 245 5 860 5 400	37.5 24.3 24.3 26.1 31.4 28.2 26.6 23.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5	38.7 47.4 47.3 53.4 35.6 37.0 36.2 38.1 38.3 39.8 34.1 34.1 1 XXX 34.6 32.9 32.5	161, 140 1, 255 1, 255 159, 885 5, 155 24, 350 25, 610 61, 845 630 7, 735 25, 465 7, 070  21, 510 1, 025 16, 885 16, 8	58,625 260 255 58,365 58,365 11,710 1,335 750 10,880 2,790 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715	3.480 15 20 3.460 815 265 315 1.390 15 480 35 1,285 350 775 40 85 25	95 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	203,805 186,585 186,585 220 17,215 1,645 2,245 2,615 5,985 - 875 3,645 210 18,760 18,755 1,915 15,730 400 315 390	23,855 19,270 19,230 45 4,590 310 930 1,010 775 - 110 1,400 65 1,325 XXX 1,110 XXX 155 35	15,545 - - 15,545 25 4,150 5,580 285 285 - 7100 3,940 855	41,085 	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné (3) 7187/19 7180 7183 7185 7195 7196 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs et travailleurs assimilés 7311 7313 7315 7319 Assigné (3)	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Table 1. (continued)

						Aç	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 y - 15-24		25-34 y 25-34	1	35-44 y - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	ı
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9	CANADA † (continued)  Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7510 7511 7513 7516 7516 7517 7518 7518 7519 Assigned (3)	83,575 83,575 7,645 6,050 34,955 2,245 13,970 11,475 3,800 3,435	6, 175 6, 175 370 740 755 355 XXX 3,505 XXX 200	19, 195 19, 195 580 1, 935 7, 070 350 2, 175 5, 505 575 990	2,160 2,155 70 280 260 70 XXX 1,365 XXX 50	27, 535 27, 535 2, 325 2, 160 11, 505 795 5, 165 3, 410 1, 210 960	2.100 2.100 145 315 245 145 XXX 1.110 XXX 55	18, 245 18, 245 2, 045 945 8, 215 500 3, 675 1, 335 905 620	1,090 1,090 100 85 170 85 XXX 570 XXX 35	11, 195 11, 200 1, 530 580 5, 170 335 1, 975 625 600 380	525 520 20 40 55 35 XXX 290 XXX
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	7710 7711 7713 7715 7717 7718 7718	65,830 65,830 11,495 8,635 8,185 1,765 14,720 10,200 8,625 2,205	1,310 1,315 XXX XXX XXX XXX 265 395 XXX 40	11,805 11,800 420 2,445 1,400 230 1,450 3,070 2,300 475	380 380 XXX XXX XXX XXX 70 165 XXX	23, 170 23, 175 3, 170 4, 340 3, 120 570 4, 750 3, 300 3, 200 720	425 425 XXX XXX XXX 65 110 XXX	15, 360 15, 355 3, 590 1, 165 2, 070 485 4, 175 1, 915 1, 535 430	245 245 XXX XXX XXX 60 45 XXX 5	10,320 10,320 2,965 435 1,090 295 3,000 1,260 1,000 275	175 175 XXX XXX XXX XXX 25 40 XXX
21 22 23 24 25 26 29 30 31 33 33 34 40 41 43 44 45 56 57	8110 8111 8113 8116 8118 8119 Assigned (3) 813/814 8130 8131 8133 8135 8137 8141 8143 8146 8149 Assigned (3) 815 8150 8151 8153 8155 8150 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigned (3)	336.985 6,560 845 1,880 975 280 1,775 370 190 50,780 6,775 4,360 1,040 2,155 6,510 2,285 2,550 3,190 11,590 8,770 1,550 14,465 1,605 1,605 1,170 2,960 2,960 2,170 2,455 5,505 3,740	109,815 370 XXX XXX XXX XXX XXX 20 3,455 XXX XXX XXX 420 415 280 465 735 550 125 2,655 XXX 290 XXX 595 7750 440 340 80 7,875	73,805 1,075 20 330 95 30 470 65 40 7,780 135 490 145 275 1,150 410 525 350 2,370 1,620 300 3,215 70 205 570 735 265 695 545 130 6,585	24, 225 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	108, 400 2, 225 215 660 400 135 535 120 50 16, 320 1, 530 1, 475 370 610 2, 270 760 955 1, 095 4, 320 2, 515 425 4, 285 4, 285 450 370 735 845 300 695 785 130 12, 780	31,800 140 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	69,330 1,485 285 365 245 50 390 70 35 11,840 2,160 1,115 250 660 1,450 480 2,130 1,930 365 2,775 240 490 530 200 345 510 80 7,955	25,705 95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 775 XXX XXX XXX 105 75 65 110 185 90 10 745 XXX 70 XXX 70 10 71 72 75 75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	47,840 1,040 1,040 1,040 195 315 40 220 60 25 8,440 1,875 155 290 905 385 390 540 1,395 1,580 1,90 2,230 395 1,90 2,230 395 1,90 2,230 395 1,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3	17,770

Tableau 1. (suite)

	Age gi	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur:	s			_
						Paid worke	ers - Travai	illeurs ré	munérés	Salf-as	l d				
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 an pl	er is et	â	dian ge - ge dian	Employ Employ		Self-em incorpo - Travail auton constit	lieurs omes ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non ués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
5,730 5,730 5,730 375 375 2,710 245 950 545 450 355	275 275 25 25 20 10 XXX 160 XXX 20	670 675 60 45 285 20 30 55 50 130	25 25 5 5 10 - XXX 5 XXX	32.7 32.7 39.0 29.5 33.5 34.2 33.8 25.2 35.7 32.1	28 9 28.9 32.0 27.4 29.3 31.5 XXX 28.0 XX3 33.8	74,690 74,690 5,520 5,995 30,685 2,140 12,585 11,455 3,030 3,275	5,930 5,930 310 740 665 340 XXX 3,480 195	2.370 2.370 1.000 20 725 30 355 	30 35 15 5 5 7 XXX -	6,350 6,345 1,110 35 3,435 70 1,030 590 80	150 150 45 45 10 XXX	165 160 15 105 - 105 - 25 5	70 65 - 15 - XXX 30 XXX 5	CANADA † (suite)  Grand groupe 75 - Iravailleurs forestiers et bücherons 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7519 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,900 1,900 1,325 205 480 170 ,300 630 545 245	90 85 XXX XXX XXX XXX 40 30 XXX	280 280 35 45 25 10 40 30 45 60	5 XXX XXX XXX XXX XXX	33.6 33.6 40.5 28.8 33.1 36.2 37.3 30.6 30.8 33.2	31.0 31.0 31.0 xxx xxx xxx 34.3 27.2 xxx 41.6	64,985 64,990 11,170 8,495 8,030 1,705 14,680 10,200 8,505 2,205	1,275 1,275 1,275 XXX XXX XXX 265 385 XXX 40	445 445 235 60 50 20 25 - 55	10 10 XXX XXX XXX XXX - - - XXX	385 390 95 85 100 35 20 -	25 20 XXX XXX XXX XXX XXX	5 5	5 XXX XXX XXX XXX XXX	pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 77:1 77:10 77:11 77:13 77:15 77:17 77:18 77:19 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des industries	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,310 125 195 25 160 45 35 1,050 545 110 310 720 240 240 240 220 178 325 325 110 325 230 145 325 145 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	9,570 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,300 30 5 10 10 205 35 5 10 20 5 5 5 40 175 40 155 40 155 15 15 15 15 15	35 XXX 10 XXX 10	37.4 33.8 34.1 32.3 36.2 32.4 35.8 35.9 33.9 42.2 34.8 33.8 33.8 33.8		327,585 5,540 845 1,880 970 275 1,775 370 50,320 6,595 4,360 1,035 6,450 2,275 2,530 3,190 11,590 8,615 1,545 13,805 1,440 1,090 2,450 2,500	107.125 370 XXX XXX XXX XXX XXX 20 3.450 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	4,005 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	515 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5, 105 15 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,850  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX	285	325 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	de transformation 811 8110 8111 81110 8111 8113 8118 8119 Assigné (3) 813/814 8133 8135 8137 8141 8143 8146 8148 8149 Assigné (3) 815 8150 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigné (3) 816/817	21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 49 50 51

Table 1. (continued)

					М	ge group - Gr	oupe d age			
Occupation	Tota	a (	15-24 - 15-24		25-34 ) - 25-34		35-44 y		45-54 45-54	-
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
CANADA † (continued) 1 8160	5,015	560	280	45	1,430	190	1,515	190	1,150	
11 8160 21 8161 31 8163 4 8165 5 8167 6 8177 8173 8 8178 8 8179 9 8178 9 8178 21 8210 4 8211 5 8213 6 8215 7 8217 8 8221 8 8223 8 8225 9 8223 8 8225 1 8226 2 8227 8 8228 8 8229 4 8229 4 8229 4 8211 8 8230 8 8231 8 8230 8 8231 8 8230 8 8231 8 8236 8 8231 8 8236 8 8231 8 8236 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8231 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8250 8 8260 8 8278 8 8278 8 8278 8 8278 8 8278 8 8293 8 8295 8 8296 8 8298 8 8299 8 8296 8 8298 8 8299 8 8296 8 8298	5,015 4,715 430 3,040 580 520 530 2,815 4,140 12,025 920 122,645 10,110 2,880 20,550 3,760 16,535 3,950 3,740 18,380 5,255 3,750 4,635 5,145 9,370 1,635 5,145 9,370 1,635 5,145 9,370 1,635 1,745 1,735 1,755 1,7	725 XXX XXX XXX XXX 1,120 1,230 3,455 320 71,180 1,855 XXX 15,335 5,850 20,490 2,225 XXX 4,555 2,256 2,445 2,560 2,445 2,560 2,445 2,560 2,445 2,560 870 300 120 2,610 XXX XXX 560 875 11,745 535 XXX 560 870 300 120 2,610 XXX XXX 345 555 555 560 875 16,005 885 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	280 1, 215 75 430 65 195 195 170 510 1, 245 2, 155 640 6, 475 8, 190 4, 605 555 1, 180 7, 170 10, 540 330 1, 900 4, 655 1, 580 5, 035 2, 155 1, 580 5, 035 1, 100 90 150 3310 190 225 1, 310 90 150 3310 420 225 360 150 310 90 150 310 420 225 360 150 310 90 150 310 420 225 360 150 310 300 185 1, 305 310 300 185 115 310 300 185 3110 300 185 3110 300 300 335	165 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 285 340 580 65 16,565 220 XXX 4,505 4,205 440 225 XXX 1,005 45 2,740 575 715 XXX 80 85 XXX 115 135 290 80 25 625 XXX 115 145 235 85 5 3,120 60 XXX XXX 115 145 235 3,120 60 XXX XXX 115 145 235 3,120 60 XXX XXX XXX 115 145 235 3,120 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 430 1, 635 1, 600 8, 55 1, 190 1, 190	235 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	875 110 820 115 120 660 650 670 2,775 510 3,370 7,415 1,830 255 810 800 815 2,570 1,085 605 8,450 1,305 1,900 3,350 1,900 2,265 1,255 2,570 1,645 7,70 2,305 7,75 2,185 1,685 2,255 3,505 595 75 190 135 420 245 220 80 889 885 225 885 75 110 20	220 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 130 45 45 45 45 45 45 430 1, 275 430 1, 275 430 15, 420 2, 230 4, 765 930 150 80 495 510 1, 570 6, 015 1, 150 1, 150	11, 2, 1, 2,

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	upe d'âg	2			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	ıvailleur:	,			T
55-64 55-64		65 year ove - 65 an plo	er is et	aç Âç	lian ge ge lian	Paid worke  Emplo		Self-em incorpor Travai auton constit corpor	ployed prated leurs omes ués en	Self-en unincor Travai autonom constit corpor	lieurs nes non ués en	Travai fami		Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
620 440 440 35 205 80 45 200 175 295 740 130 1,905 1,240 320 2,015 3,605 820 1880 400 845 465 485 465 1,345 565 380 4,420 840 840 845 1,565 1,060 840 1,150	45 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25 25 25 5 1 100 100 100 175 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 800 25 460 	31.8 33.1 36.0	36.7 33.1 XXX XXX XXX XXX 32.9 35.9 35.2 33.8 33.6 33.8 33.6 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 32.3 33.7 33.8 33.7 33.8 33.7 33.8 33.7 33.8 33.7 33.8 33.7 33.8 33.7 33.8 33.7 34.8 35.9 35.9 35.9 37.3 37.3 38.8 37.3 38.8 37.3 38.8 37.3 38.8 37.3 38.8 37.3 38.8 37.3 38.8 38.8 37.3 38.8 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.3 38.3 38.3 38.3 38.6	4,940 4,685 580 515 580 6,140 11,980 910 116,525 8,290 2,855 12,015 11,620 4,475 1,620 4,475 5,220 3,730 43,125 4,135 5,220 1,500 6,770 1,025 4,395 12,855 12,800 6,770 1,025 4,395 12,810 1,500 1,195 1,500 1,197 1,205 1,500 1,197 1,205 1,3335 870 1,205 1,335 1,335 1,335 1,341 1,335 1,335 1,335 1,445 1,335 1,200 1,195 1,445 1,385 1,200 1,195 1,205 1,335 1,200 1,195 1,205 1,335 1,200 1,195 1,205 1,335 1,200 1,195 1,205	555 7,15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1,115 1,225 3,450 3,450 3,15 69,645 1,520 XXX 14,545 8,410 20,420 2,215 665 420 2,215 665 420 2,215 665 420 1,700 2,530 2,435 2,890 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	60 15 5 5 15 5 2,720 1,025 940 45 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	100 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	15 10 25 5 3, 210 795 840 1, 355 70 10 10 25 970 540 265 	15	195		CANADA † (suite)  8160 8161 8163 8165 8165 8167 8171 8173 8176 8178 8179 Assigné (3) 821/822 8210 8211 8213 8215 8217 8221 8223 8225 8226 8227 8228 8229 Assigné (3) 823 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8238 8239 Assigné (3) 825 8256 827 8266 827 827 828 8299 Assigné (3) 8266 8267 8271 8273 8276 8276 8278 8278 8278 8278 8278 8278	1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Table 1. (continued)

						Aç	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 ) - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	CANADA † (continued)										
12 33 45 67 89 101 112 133 145 116 117 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119	Major group 83 - Machining and related occupations 831 8310 8311 8313 8315 8316 8319 Assigned (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8336 8337 8339 Assigned (3) 835 8350 8351 8355 8350 8351 8353 8357 8359 Assigned (3) 837 8370 8377 8379 Assigned (3) 837 8370 8377 8379 Assigned (3) 837 8370 8370 8371 8373 8376 8379 Assigned (3) 839 8390 8391 8393 8393 8399 Assigned (3)	261,000 82,560 6,550 12,905 47,885 9,535 1,785 1,505 2,395 144,235 8,735 3,200 21,580 13,285 84,615 1,375 3,935 2,840 4,665 11,100 930 335 4,150 3,450 1,155 570 3,355 1,155 570 3,355 1,155 1,155 5,70 3,35 1,155 1,155 1,155 1,155 1,100 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,100	19, 735 4, 910 XXX 410 1, 790 1, 165 B20 655 140 10, 400 XXX 1, 445 3, 125 4, 205 310 XXX 580 355 1, 1665 XXX XXX 335 255 305 XXX 20 1, 595 XXX 340 525 325 325 325 325 325 325 325 325 325	43, 235 12, 880 195 2, 070 7, 655 1, 830 230 410 490 22, 690 355 365 3, 885 2, 825 13, 020 185 315 660 1, 075 2, 840 60 65 1, 185 860 430 165 60 2, 035 50 780 470 775 545 110 2, 800 40 135 1, 765 480 205 145	3,815 965 XXX 100 370 185 85 160 45 1,895 XXX XXX 250 540 805 70 XXX 120 65 230 XXX XXX 55 50 85 XXX XXX 250 65 230 XXX XXX 100 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	82.735 24.860 1.590 3.505 14.995 3.145 505 410 695 47,095 2.380 1.030 6.990 4.530 28.565 1.140 850 1.190 3.660 3.335 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 3.1020 6.755 1.020 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.	6, 430 1, 570 1, 570 1, 570 1, 575 3, 600 250 1, 900 35 3, 300 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	63.005 19.800 2.155 2.890 11.705 1.935 390 310 400 36.510 2.880 835 4.975 2.915 21.990 315 1.040 575 980 1.920 600 700 605 160 85 1.755 310 59	4.685 1.165	41,970 13,615 1,560 2,145 7,520 1,435 370 415 23,405 1,965 515 3,600 1,785 13,485 190 835 595 1,435 215 75 505 375 80 100 60 1,285 215 355 220 100 340 555 215 75 13,435 215 75 13,435 215 75 13,435 215 75 100 340 100 340 1,285 215 375 80 100 100 340 1,285 215 375 80 100 100 340 1,285 215 375 80 100 100 340 1,285 215 375 80 100 100 340 1,285 215 375 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100	3, 26 81 XX 6 32 24 9 9 1 1, 7 8 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56	8510 8511 8513 8515 8523 8525 8526 8527 8528 8528 8529 Assigned (3)	725, 160 85,880 9,240 3,720 32,565 4,965 5,675 385 10,300 1,350 4,200 10,655 2,825 106,025 7,740	229,995 19,640 1,885 8,175 670 520 560 1,940 855 3,080 485 29,135 945	135,205 14,050 570 5,495 605 1,120 110 985 190 1,150 2,725 630 16,930 320	38,795 3,645 95 300 1,505 140 75 145 305 140 270 550 120 4,710 80	232,700 26,580 2,295 1,090 1,600 1,735 1,515 2,740 415 1,240 3,050 765 35,735 2,100	64,450 6,360 700 2,835 170 545 210 205 1,020 8,820 235	166, 195 21, 290 3, 060 965 8, 300 1, 055 1, 265 70 2, 720 275 850 2, 170 555 26, 210 2, 470	58,200 5,110 180 425 2,130 135 135 135 205 835 125 7,710 285	112,065 14,520 2,395 615 4,770 1,040 55 2,000 195 595 1,630 465 15,835 1,615	44, 97( 3, 10) 111 38: 1, 16( 11) 88: 66( 355; 133: 110( 522; 77; 5, 248; 215;

93-112

1 - 18

93-112

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur:	s			
	years - 4 ans	65 yea ov 65 ar p!	er ıs et	â	dian ge - ge dian	Paid worke  Emplo  Employ		Self-en incorp Travai autor constit	nployed orated lleurs nomes	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs es non ués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
27.715 10.540 1.50 2.105 5.580 1.150 2.00 325 13.465 1.180 7.040 1.990 640 1.185 575 280 640 1.375 105 410 107 185 55 720 160 240 10 1.855 45 1.320 295 90 45	1, 405 390 XXX 45 105 85 40 90 15 735 XXX XXX 1100 190 XXX XXX 200 15 100 XXX 20 15 25 100 XXX 20 15 25 100 XXX 20 35 5 5 115 XXX XXX 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	2.335 870 120 185 425 25 1.080 1.080 55 515 55 35 35 35 35 35 190 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	130 5 xxx 5 5 5 5 5 100 xxx xxx xxx xxx 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	35.2 36.3 41.4 37.5 35.6 33.5 38.5 33.5 34.7 35.1 432.9 34.8 33.4 435.2 31.8 33.7 33.7 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33	33.9 34.0 33.3 33.5 33.5 33.7 34.1 34.3 35.1 36.1 37.3 32.7 35.3 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 33.3 33.3	249, 170 79, 855 5, 580 12, 505 46, 740 9, 480 1, 785 1, 455 2, 315 135, 590 7, 215 2, 665 20, 795 13, 255 80, 110 1, 375 3, 905 2, 745 4, 525 10, 665 3, 990 3, 345 1, 135 5, 580 3, 390 3, 345 1, 135 5, 580 3, 390 3, 345 1, 135 5, 580 3, 390 3, 345 1, 1720 4, 525 13, 515 1, 1720 4, 852 1, 1720 4, 852 1, 1720 4, 852 1, 1720 4, 852 1, 1720 4, 853 2, 195 3, 1515 1, 005 4, 300	19,340 4,810	4,845 1,430 600 215 505 1 0 0 2,840 850 330 20 1,490 5 40 40 40 50 105 55 - 2300 25 - 65 5 - 2000 60 45 65 300	885 25 XXX 5 5 5 5 5 XXX XXX XXX XXX XXX X	6, 880 1, 265 305 185 630 50 50 4,745 6770 480 455 55 55 90 25 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	265 70 XXX 10 55 XXXX XXX 5 5 30 XXX XXX 20 0 XXX XXX 35 5 5 5 XXX 25 10 30 XXX	100 15 	45 XXX 	CANADA † (suite)  Grand groupe 83 - Usineurs et trawailleurs des domaines connexes 831 8310 8311 8315 8316 8319 Assigné (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8336 8337 8339 Assigné (3) 835 8355 8357 8359 Assigné (3) 837 8370 8371 8373 8370 8371 8373 8375 8359 Assigné (3) 837 8379 Assigné (3) 837 8370 8371 8373 8375 8379 Assigné (3) 837 8370 8371 8373 8376 8379 Assigné (3) 837 8370 8371 8373 8376 8399 Assigné (3) 839 8391 8393 8395 8399 Assigné (3) 8391 8391 8393 8395 8399 Assigné (3) 8391 8391 8393 8395 8399 Assigné (3) 8391 8391 8395 8399 Assigné (3) 8391 8391 8395 8396 8391 8391 8395 8396 8391 8395 8396 8391 8395 8396 8391 8395 8396 8391 8396 8391 8397 Assigné (3) 8396 8397 Assigné (3) 8397 8398 8398 8399 Assigné (3) 8391 8391 8395 8396 8391 8397 Assigné (3) 8396 8391 8397 8398 8398	1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 3 14 4 15 6 17 8 19 20 1 22 2 3 2 4 2 5 2 6 7 2 7 8 2 9 3 3 1 3 3 3 3 4 3 5 3 3 6 3 7 3 8 8 3 9 0 4 1
71,820 8,920 1,065 365 2,300 765 690 20 1,720 240 370 1,025 360 10,360 1,170	21,405 1,355 40 85 515 50 40 45 160 125 65 155 75 2,535 115	7.175 515 50 10 95 40 50 - 140 35 - 50 45 965 70	2, 175 65 - 5 25 10 10 10 5 5 - 120 5	34.3 35.6 40.9 35.5 33.8 35.8 36.1 30.8 39.7 37.1 32.2 33.0 34.7 34.6 40.4	36.5 34.2 36.1 33.8 33.8 33.4 35.0 32.6 36.5 37.7 32.1 34.2 36.5 35.8 39.8	657.945 84.710 8.900 3.675 32.395 4.925 5.590 10.235 1.145 4.200 10.445 2.815 96.705 6.205	220, 260 19,575 600 1,880 8,165 670 525 565 1,940 845 865 3,045 485 28,835 930	22.105 515 225 20 70 5 45 - 25 30 95 - 2.860 710	1.360 15 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -	44.465 645 115 25 85 35 40 - 35 175 - 110 6.420 825	7,630 30 5 	640	750 15	la réparation de produits 851/852 8510 8511 8513 8515 8523 8525 8526 8527 8528 8529 Assigné (3) 853	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Voir nota et renvoi(s) sur l'encert à la fin de la publication.

93-112

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

1 - 19

						Ag	ge group - G	roupe d'âge		<u> </u>	
	Occupation	Tota	ıl	15-24 - 15-24		25-34 y - 25-34	i	35-44 35-44		45-54 45-54	
,.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	CANADA † (continued)										
122334456678899011223344556788990112233445567889901122334455678899011223344556788990112233445567788990112233445778899011223344556778899011223344578990112233445789901122334457899011223344778899011223344778990112234477899011223447789901122344778990112234477899011223447789901122344778990112234477890000000000000000000000000000000000	859 8590 8591 8592 8593 8595 8596 8598	11,870 42,985 5,700 16,260 5,480 8,795 2,215 1,745 3,240 43,855 5,350 26,070 395 4,655 5,755 1,635 44,475 4,675 6,280 4,185 1,420 xxx 4,530 9,685 4,875 750 1,710 4,630 1,595 27,605 3,265 6,545 4,110 950 1,735 4,190 5,795 10,105 8,640 95,115 10,805 1,795 10,200 347,025 36,120 349,525 10,105 8,640 95,115 10,805 1,795 10,200 347,025 36,120 349,525 10,105 8,640 95,115 10,805 1,795 10,200 1,490 4,395 10,200 1,490 4,395 19,600 9,135 70,290 5,280 4,395 19,600 9,135 70,290 5,280 4,085 8,845 7,465 645 7,465 645 7,465 655 645 1,690 14,705	9,170 1,045 9,500 1,370 3,205 2,350 1,720 915 6,070 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 4,075 4,030 28,175 4,030 28,175 4,030 28,175 4,035 3,15 68,165 68,165 4,015 60,05 10,295 2,175 4,030 3,15 7,175 2,815 68,165 5,165 7,175 2,815 68,165 5,175 4,350 4,015 5,185 68,165 5,185 68,165 5,185 68,165 5,185 68,165 7,175 7,175 9,185 7,175 9,185 1,855 3,465 3,180 1,855 3,465 3,190 2,235 3,190 3,265 7,990 2,235 3,190 3,265 7,940 605	2,440 5,250 1,645 2,975 950 1,390 7,00 885 12,350 1,835 12,350 1,100 1,810 1,810 1,750 1,950 1,175 1,950 1,175 1,390 1,175 1,540 1,500 36,860 1,460 735 9,345 2,065 1,550 3,300 1,500 36,860 1,460 735 9,345 2,065 1,550 3,300 1,500 36,860 1,460 735 9,345 2,55 1,330 1,540 1,500 36,860 1,460 735 9,345 2,55 1,530 4,530 2,230 1,540 1,500 36,860 1,460 735 9,345 2,065 1,550 1,50	1, 400 145 1, 495 260 475 70 430 185 1, 615 1, 615 35 950 280 20, 515 310 795 4, 765 1, 420 375 8, 140 1875 1, 065 1, 690 150 150 220 545 840 100 1, 285 50 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 100 1, 285 550 155 220 545 840 125 840 125 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	3,785 14,380 2,075 6,675 1,870 2,785 620 555 885 14,005 1,855 8,490 1,435 1,660 425 11,705 1,025 1,750 610 380 xxx 1,195 2,930 1,470 3,655 9,675 1,140 2,560 1,400 275 570 1,965 1,965 1,735 5,196 1,410 2,560 1,400 2,75 5,70 1,140 2,560 1,400 2,75 5,70 1,965 1,735 5,70 1,380 9,830 50,965 3,445 3,000 1,470 3,505 1,965 1,735 5,490 2,640 21,815 1,235 1,360 2,745 2,365 8,440 2,745 2,365 8,440 1,235 1,360 2,745 2,365 8,440 2,745 2,365 8,440 1,235 1,360 2,745 2,365 8,440 1,235 1,360 2,745 2,365	2,520 360 3,070 555 860 130 515 250 1,780 1,120 240 240 240 240 25,480 1,075 1,100 7,215 2,085 17,985 11,155 1,130 2,385 1,155 1,305 3,260 11,55 1,130 2,385 1,155 1,160 1,155 1,160 1,155 1,100 1,155 1,100 1,155 1,100 1,155 1,100 1,155 1,100 1,155 1,100 1,155 1,100 1,155 1,100 1,155 1,100	2,680 11,480 1,075 3,805 1,300 1,925 460 355 660 7,535 1,410 4,225 70 610 965 1,170 1,370 855 1,180 220 220 815 290 5,545 290 5,545 1,170 1,370 645 1,220 645 1,220 611,845 1,220 611,845 1,220 11,845 2,065 2,305 11,845 2,065 2,305 1,150 4,000 1,705 1,640 1,500 9,701 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 9,705 1,640 1,500 1,705 1,640 1,500 1,705 1,640 1,500 1,705 1,640 1,500 1,705 1,640 1,500 1,705 1,640 1,500 1,705 1,630 1,355 2,905 1,520	2,485 2,65 2,625 310 870 870 185 220 1,390 1,390 2,15 35,955 1,370 945 7,060 1,840 835 18,225 19,80 7,90 2,270 1,310 2,295 170 455 120 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 2,295 170 455 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	1,710 6,925 530 735 1,500 735 1,610 235 215 315 5,280 3,180 45 350 545 145 7,780 1,150 1,1	30 30 5 1
61 62 63 64	871 8710	735,385 105,560 13,955 47,940	18,095 1,640 XXX 590	131,665 14,855 505 5,285	4.925 470 XXX 130	220,880 30,815 3,005 14,360	5,685 545 XXX 200	168,075 24,445 4,155 12,205	4,080 350 XXX 125	127,910 21,180 3,910 10,020	2,

Tableau 1. (suite)

	Age g	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	\$			_
	4 years - 64 ans	65 yea ov 65 ar pl	er ıs et	â	dian ge - ge dian	Emplo	pyees yé (e) s	Self-en incorp Travai autor constit	nployed orated lleurs nomes	Travai autonoi consti	nployed porated - lleurs mes non ués en ration	Worl Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
1, 1700 4, 545 3300 8000 5800 9355 1900 2255 4055 5500 5500 5, 1500 6, 1500 875 8800 8275 2, 285 335 1, 155 2200 1, 710 325 335 170 75 33, 385 4, 125 1, 1290 575 53, 385 11, 290 575 11, 290 575 4, 125 11, 290 575 4, 125 11, 290 575 51, 170 7, 230	855 750 730 55 370 35 105 755 115 370 20 150 855 855 855 855 950 20 90 90 90 105 220 335 275 355 275 355 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	955 400 405 400 145 50 400 145 55 85 250 - 400 170 170 105 XXX 170 105 XXX 170 105 XXX 170 125 115 105 2.815 305 155 2.815 305 155 2.815 305 155 2.815 305 155 2.815 307 155 2.815 307 155 2.815 307 155 2.815 307 155 2.815 307 155 307 155 307 157 3	35 40 20 15 45 5 5 20 25 5 50 395 5 50 395 6 70 20 25 375 20 20 25 375 20 395 375 20 395 375 20 395 375 20 395 375 20 395 375 20 395 375 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 395 30 20 20 30 20 30 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	33. 7 3 36.1 33.3 37.2 36.3 37.2 36.5 37.2 36.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.5 37.3 37.3	37.2 35.0 32.3 32.8 33.5 33.8 35.5 339.8 35.5 339.8 35.7 339.8 35.7 339.8 35.7 339.8 35.7 339.8 35.7 339.8 35.7 339.8 35.7 339.8 35.7 339.8 35.7 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0	11, 690 39, 095 5, 620 15, 105 6, 695 2, 215 1, 690 2, 985 37, 280 3, 120 22, 780 4, 680 4, 845 1, 495 37, 405 6, 045 5, 450 1, 195 2, 525 6, 045 6, 045 6, 045 6, 045 7, 450 1, 195 3, 125 6, 355 1, 433 27, 105 3, 125 6, 355 1, 435 27, 105 3, 125 6, 355 1, 195 5, 710 1, 015 3, 125 6, 355 1, 035 1, 1435 27, 105 3, 125 6, 355 1, 035 1, 1435 27, 105 3, 125 6, 355 1, 035 1, 1430 9, 845 5, 710 1, 015 310, 460 24, 380 131, 430 9, 845 5, 710 1, 015 310, 460 24, 380 131, 430 9, 845 5, 710 1, 015 310, 460 24, 380 17, 480 92, 105 10, 370 2, 085 1, 050 17, 480 17, 480 18, 895 64, 280 4, 505 64, 280 4, 505 64, 280 4, 505 64, 280 4, 505 64, 280 4, 505 64, 280	9, 130 950 9,460 1,325 3,200 300 1,715 910 5,590 3,260 840 190 132,565 3,960 25,740 1,335 310 4,015 5,835 10,280 720 2,175 4,75 1,835 3,460 720 2,175 4,75 1,835 3,460 720 1,645 1,835 3,460 7,70 1,645 1,835 3,460 7,70 1,645 1,835 3,460 7,70 1,645 1,835 3,460 7,70 1,645 1,835 3,460 7,70 1,645 1,835 3,460 7,70 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 3,460 1,645 1,835 1,930 1,940 1,645 1,835 1,940 1,645 1,940 1,645 1,940 1,645 1,940 1,645 1,940 1,645 1,940 1,9	90 1,130 20 345 345 435 1,685 950 485 950 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	10 5 6 7 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9	90 2,740 70 815 25 1,655 1,655 1,055 1,205 5,130 1,205 5,130 1,205	30 80 30 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 6 15 5 5 5 5 5 90 6 15 5 5 5 5 5 90 6 15 5 5 5 5 5 5 5 5 6 90 6 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	200 	100 5 5 - 100 100 - 15 5 5 100 35 105 5 5 - 105 5 5 100 15 5 5 100 15 5 5 100 15 5 100 15 5 100 15 5 100 15 5 100 15 5 100 15 10	CANADA † (suite)  8531 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 Assigné (3) 854 8540 8541 8546 8548 8549 Assigné (3) 855/856 8551 8553 8557 8551 8552 8557 8561 8562 8568 8568 8568 8568 8568 8568 8568	1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 12 22 34 25 62 7 28 29 33 34 35 6 37 38 36 37 38 39 40 14 24 43 44 45 46 47 48 49 50 15 15 25 34
1,290 535 2,200 90 165 1,500 260 80,120 13,570 2,295	40 315 180 110 50 610 75	60 10 175 5 20 190 100 100 6,740 695 95	55 30 55 10	35.2 32.3 31.8 36.3 29.1 32.5 33.3	32.4 35.7 30.6 38.1 33.0 34.9 31.9	7,920 7,455 23,240 620 1,695 13,335 2,375 619,925 97,355 11,115	250 3,245 2,790 845 755 7,490 585	210 - 285 20 - 225 50 37,545 3,495 1,660	10 10 55 5 60 5	705 5 1.465 5 1.065 100 77.095 4.655 1.185	20 - 285 5 370 - 1,455 50 XXX	10 - 65 - 10 5	15 20 65 - 10 20 15	8592 8593 8595 8596 8598 8599 Assigné (3) Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871	55 55 55 57 58 59 60 62 63

Table 1. (continued)

						Α	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 <u>-</u> 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
		М	F	M	F	М	F	М	F	М	F
	CANADA † (continued)										
1233455677899012233445567788990	8713 8715 8718 8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 8735 8738 8739 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8785 8785 8787 8791 8793 8795 8798 8799 Assigned (3) Major group 91 Transport	8,250 9,725 16,995 5,025 3,650 124,745 19,035 11,915 52,335 28,700 3,320 2,370 3,695 3,375 505,085 67,880 127,400 23,650 6,625 16,850 38,515 6,105 13,420 49,945 8,250 6,900 4,550 75,115 42,695 17,185	XXX XXX 450 XXX 50 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180 5.85 1.835 6.25 XXX XXX 80 12.270 1.055 1.940 250 XXX 3.10 3.225 XXX XXX 5.85 1.835 1.8	1,565 2,360 3,630 790 790 710 16,080 375 1,010 9,245 3,385 670 420 615 100,735 3,945 22,175 3,790 1,055 3,210 10,215 1,345 4,155 6,865 1,345 4,155 6,865 1,740 570 25,630 10,460 4,245	XXX XXX 165 XXX 15 620 20 XXX 160 235 XXX XXX 25 3,830 10 540 540 540 540 540 540 540 540 540 54	2,515 3,740 4,360 1,950 4,345 5,130 17,910 12,200 1,1555 935 146,135 18,330 38,185 5,845 9,530 1,755 4,755 14,730 2,850 2,790 1,470 20,420 13,680 4,235	XXX 160 XXX 10 1,515 150 XXX 180 XXX 15 3,630 740 180 XXX XXX 15 3,630 XXX 65 890 XXX XXX 15 150 XXX 15 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	1,610 1,380 3,470 1,060 5,70 34,110 6,910 3,215 13,695 7,250 935 720 109,520 109,520 109,520 1,270 3,870 7,565 1,410 2,440 13,210 2,015 1,250 1,250 1,250 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,250 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 2,015 1,270 1,	XXX 80 XXX 10 1,130 170 170 170 480 190 XXX 155 2,595 435 555 XXX 75 575 XXX XXX 110 XXX 150 60 XXX XXX 60 XXX 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	1,510 1,230 3,085 730 690 20,090 4,905 1,760 7,225 4,200 560 315 580 550 86,650 15,735 21,760 5,180 1,575 2,690 1,385 9,015 1,305 1,	1,5
11223344566778899012234566788901223	equipment operating occupations 911 9110 9111- 9113 9119 Assigned (3) 9130 9131 9133 9135 9139 Assigned (3) 9155 9157 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 9191 9190 9191 9193 9199	432,435 15,410 1,670 7,440 4,580 1,305 415 26,445 4,745 6,750 7,530 5,980 645 795 18,500 5,375 3,065 5,460 1,080 2,770 740 365,815 15,560 38,565 27,470 254,135 18,735 11,350 6,270 910 1,130 6,20 910 1,130 6,20 910 1,310 910 1,310 910 1,310 910 910 910 910 910 910 910 910 910 9	36,390 1,310 1,310 2,325 560 295 40 1,075 2,00 1,075 2,00 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 80	62,715 1,280 70 410 505 205 205 170 275 855 730 75 2,490 415 275 960 125 515 195 56,160 1,115 1,455 2,680 44,605 3,900 2,410 615 45 655 655 655	5,505 230 230 230 30 5 365 230 230 230 230 230 230 230 245 40 4,58	131,825 5,055 380 2,615 1,505 415 130 8,250 1,185 2,105 2,490 2,090 200 180 4,825 1,120 690 1,870 3,615 650 125 112,000 4,185 9,345 7,775 80,750 6,840 3,110 1,695 265 320 190 880	11, 820 575 XXX 105 260 155 20 425 XXX 120 200 XXX 	107, 410 4, 950 555 2, 455 1, 500 355 85 1, 165 1, 500 1, 645 1, 320 105 160 4, 220 1, 300 815 1, 210 250 465 175 90, 755 90, 755 2, 185 1, 595 1, 185 1, 595 1, 185 1, 595 1, 185 1, 595 1, 185 1, 185	10,585 320 XXX 95 130 55 125 XXX XXX 40 25 XXX 5 150 XXX 30 XXX 60 10 9,910 285 6,120 1,055 1,510 1,055 1,510 1,055	76, 930 2, 940 400 1, 480 75 5,040 1, 165 1, 225 1, 435 900 175 3, 735 1, 430 690 800 200 515 100 3, 665 8, 490 5, 305 42, 370 2, 330 1, 640 1, 415 195 280 135 755	5,

Tableau 1. (suite)

-															
	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	rie de tra	vailleur	s			
	years	65 yea ov 65 an pli	er ıs et	a Â	dian ge - ge dian		pyees vé (e) s	Self-en incorp Travai autor constit	ployed orated lleurs nomes	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non ués en	word Travai	liaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No.
1, 040 1, 000 2, 345 475 635 9, 745 2, 330 310 200 200 490 55, 800 9, 155 17, 190 3, 425 465 640 5, 730 655 5, 870 3, 730 655 5, 870 3, 570 2, 410	XXX XXX 155 235 35 XXX 25 110 500 XXX XXX 120 155 120 155 155 155 XXX XXX 500 XXX 100 155 150 XXX 100 155 150 XXX 100 100 100 100 100 100 100 100 10	20 15 110 10 170 790 185 15 5 40 20 5 5 10 85 870 0 1, 775 170 40 50 395 15 45 45 45 45 45 870 20 15 870 16 870 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1	XXX XXX 5 5 5 XXX - 35 5 5 XXX XXX 15 130 20 20 20 - XXX 5 15 XXX XXX XXX 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	34.8 31.2 36.0 33.3 38.6 41.5 34.2 33.5 34.2 33.5 36.4 35.2 40.4 35.8 38.7 40.4 35.8 33.7 33.7 34.0 33.5 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7	XXX XXX 28.7 28.7 33.3 34.2 38.2 XXX 31.8 33.7 4 XXX XXX XXX 37.4 XXX 37.4 36.8 31.8 30.8 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7,780 9,725 16,975 4,800 3,435 115,210 15,175 11,915 47,140 28,475 3,150 3,130 407,355 34,820 102,775 19,250 6,040 12,355 28,910 5,655 11,390 43,880 8,085 5,050 4,475 74,985 74,985 74,985 74,985 74,985	XXX XXX 455 XXX 55 4,090 455 XXX 525 1,815 620 XXX XXX 75 10,225 510 240 XXX 255 2,545 XXX XXX 255 2,545 XXX XXX 255 2,545 240 255 2,545 240 255 2,545	210 -115 94,595 2,385 2,070 655 -1 -1 215,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 15,080 16,080 17,080 18,080	XXX XXX - - - - - - - - - - - - - - - -	275 100 120 4,890 1,480 3,100 155 67,545 17,940 19,565 3,185 305 1,485 3,05 1,485 3,8105 1,485 3,100 1,480 1,580 1,	XXX XXX - - - - - - - - - - - - - - - -	200 45 30 15 - - 5 730 40 200 10 - 25 95 10 20 35 15 15 10 20 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 5 1	XXX XXX 100 10 2 20 5 5 5 25 25 25 25 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	CANADA † (suite)  8713 8715 8718 8719 Assigné(3) 873 8733 8735 8736 8738 8739 Assigné(3) 8780 8781 8782 8782 8784 8785 8786 8787 8787 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8796 8798 8799 Assigné(3)	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 22 22 22 22 22 28 29 30
49,095 1,115 240 450 85 25 5,030 1,055 1,620 1,090 930 135 195 3,025 1,060 600 135 590 600 135 1985 7,035 3,940 23,020 1,495 1,540 905 100 165 80 0 540	2.350 60 XXX 25 10 15 - 70 XXX XXX XXX XXX 5 XXX XXX 5 XXX 5 XXX 5 XXX 5 XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	4, 455 65 25 30 10 10 10 10 10 210 210 25 5 5 5 5 65 10 30 40 40 40 25 5 5 5 5 5 5 65 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	215 XXX 	36.5 37.3 41.4 37.3 35.4 35.4 37.0 39.7 43.5 39.7 43.4 43.4 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40	35.3 31.9 XXX 33.4 28.5 XXX XXX 26.3 30.4 30.0 30.4 XXX XXX 30.0 30.4 XXX 30.0 30.5 30.5 32.4 XXX XXX 30.5 30.5 31.9 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5	384, 180 14, 975 1, 595 7, 140 4, 550 1, 290 405 25, 440 7, 730 5, 975 650 795 18, 075 5, 145 5, 420 1,070 2, 675 7, 20 318, 535 7, 455 228, 815 16, 180 895 1, 130 6, 160 8, 895 1, 130 1, 200 3, 3, 320 3, 320	33,955 1,290 2xx 310 555 295 40 1,075 xxx xxx 355 405 xxx xxx 240 xxx 240 xxx 240 xxx 240 xxx 240 xxx 240 xxx xxx 240 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	12,230 260 60 185 15,10 5 5 5 	5000 15 XXXX 5 	35,740 180 15 135 15 15 15 10 10 1 15 10 10 15 15 10 10 10 15 30 10 15 30 10 15 35,270 4,785 8,25 8,410 19,070 1,520 655 75 5 1	1.565 5 XXXX 5 	290 	370 XXX 	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 9110 9111 9113 9119 Assigné (3) 913 9131 9135 9130 9131 9135 9135 9135 9155 9157 9159 Assigné (3) 915 9157 9159 Assigné (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné (3) 919	31 32 33 34 35 36 37 38 37 38 39 40 41 442 43 44 44 45 50 55 55 55 56 55 56 60 61 62 63 63

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						А	ge group - G	roupe d'âge	1		
	Occupation	Tota	t	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	ı
	CANADA † (concluded)										
1	Assigned (3) Major group 93 - Material handling and related	195	15	15	-	45	-	55	5	50	
	occupations, n.e.c. 931 9310	182,190 182,190 10,970	54,290 54,290 955	59,015 59,020 990	13, 150 13, 150 165	50,735 50,735 3,060	14,405 14,405 285	30,900 30,900 2,830	12,530 12,530 230	23,075 23,070 2,305	9, 13 9, 14
	9311 9313 9314 9315	17,375 45,385 2,340 35,935	2,290 260 1,195	1,390 15,835 1,835 6,500	660 95 220	4,870 13,015 285 11,750	55 435	4,495 7,240 100 7,850	445 45 305	3,810 5,165 55 5,780	X: 3: 1'
	9317 9318 9319	31,240 28,605 3,620	44,360 2,790 XXX	16,790 11,630 1,265	10,515 825 XXX	6,975 8,215 1,085	11,645 785 XXX	2,990 3,955 590	10,380 625 XXX	2,345 2,580 335	7,61 31
	Assigned (3) Major group 95 - Other crafts and equipment	6,705	1,970	2,785	510	1,485	405	845	420	690	3
	operating occupations 951	113,495 51,010	33,465 24,540	18,300	8,930 6,110	35,600 15,790	10,925 7,735	26,095 11,035	7,000 5,450	18,710 7,915	4, 19
	9510 9511 9512 9514	5,180 4,205 21,040 3,065	1,185 5,400 2,875 370	210 620 3,920 395	95 1,190 750 140	1,295 930 7,520 865	435 2,475 950 125	1,645 1,025 4,695 700	340 1,185 615 60	1,325 970 3,095 690	3:
	9515 9517 9518	2.155 3.165 2,285	430 5,975 1,690	335 1,000 1,165	135 1,325 540	635 845 690	155 1,450 445	545 635 195	70 1,440 335	345 325 120	1,0
200	9519 Assigned (3) 953 9530	8,150 1,685 46,900 7,070	5,690 920 1,245 250	2,830 580 4,035 115	1,620 315 235 20	2,570 425 14,580	1,505 195 455 80	1,290 280 11,505	1,245 165 280 75	825 210 8,715	8 1 2
3	9531 9539 Assigned (3)	6,665 31,775 1,380	275 700 20	520 3,265 130	55 160	1,325 2,580 10,340 330	95 270 15	2,115 1,740 7,385 260	50 155	2,180 1,095 5,240 195	
	955 9550 9551	9,810 1,180 3,945	1,965 XXX 770	1,665 45 775	520 XXX 235	3,405 295 1,430	880 XXX 380	2,250 380 845	305 XXX 100	1,525 310 615	1 X
3	9553 9555 9557	780 2,070 1,190	455 300 XXX	85 410 180	120 85 XXX	185 950 305	180 145 XXX	160 495 285	85 20 XXX	205 140 150	x
5 6 7 8	9559 Assigned (3) 959 9590	370 275 5,775 565	XXX 45 5,710 250	125 45 1,510 70	XXX 15 2,060	130 110 2,025	15 1,860	50 40 1,310	10 965	65 30 555	X 5
9	9591 9599 Assigned (3)	4,775 290 150	5,065 XXX 175	1,330 60 55	70 1,850 XXX 90	190 1,710 95 30	120 1,645 XXX 30	160 1,055 60 40	35 870 XXX 20	100 395 50 15	4 X
	Major group 99 - Occupations not elsewhere										
3 4 5	classified 991 9910 9916	176,940 175,940 8,040 1,010	38,560 38,555 1,660 XXX	56,570 56,570 530 130	11,385 11,385 220 XXX	44,830 44,830 2,075 340	11, 175 11, 175 640	28,780 28,775 2,275	7,630 7,630 400	23,315 23,315 1,715 170	5, 1 5, 1 2
6	9918 (9921-9926) 9921	89,310 31,615	23,005 13,055	35,365 10,860	6,850 3,235	23,640 9,165	6,475 3,685	255 12,445 4,940	4,610 2,970	9,285 3,550	3,3 2,0
8 9	9922 9923 9924	7,520 11,895 12,655	425 2,230 3,845	2,445 6,425 6,070	215 710 1,310	2,125 2,645 2,905	115 560 1,135	1,135 1,145 1,585	25 365 710	855 815 995	3
1 2 3 4	9925 9926 9919 Assigned (3)	10,990 14,640 71,970 6,620	1,500 1,950 12,360 1,330	3,490 6,075 17,985 2,560	750 625 3,795 465	2,985 3,815 17,460 1,305	415 555 3,755 235	1,695 1,950 13,075 725	190 350 2,340 235	1,515 1,565 11,320 815	3 1,4 1

Tableau 1. (suite)

	Age g	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	ie de tr	availleur	s			
	years 4 ans	65 a	ors and ver - ns et us	â	dian ge - ge dian	Paid works  Emplo		Self-er incorp	nployed orated lleurs nomes tués en	Unincor Travai autono consti	mployed porated - !leurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers -  leurs  iaux munérés	Profession	
М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
15	-	10	-	41.1	45.2	195	15	-	-	-	-	-	-	CANADA † (fin) Assigné(3) Grand groupe 93 -	1
17,410 17,410 1,685 2,735 3,945 70 3,930 1,930 2,035 330 745	4,720 4,720 105 XXX 130 30 55 3,930 160 XXX 265	1,055 1,060 105 80 190 - 125 210 190 150	345 345 5 XXX 15 220 25 XXX 65	30.8 30.8 39.6 39.9 29.8 20.9 34.3 23.8 27.8 29.5 28.3	34.2 34.2 35.5 XXX 31.5 31.5 33.2 34.5 31.8 XXX 36.1	180,320 180,320 10,085 17,085 45,390 2,315 35,570 31,090 28,580 3,555 6,640	53,855 53,860 915 XXX 2,290 250 1,185 44,055 2,750 XXX 1,945	780 785 410 160 	85 85 15 XXX 70  XXX 5	990 995 470 120 - 15 220 95 - 30 35	165 165 25 XXX - 5 115 - XXX 15	90   90   -   10   5   -   25   30   10   15	180 180 - XXX - 15 5 120 40 XXX	Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9314 9315 9317 9317 9318 9319 Assigné(3) Grand groupe 95 Autres ouvriers quellifiés et	2 3 4 5 6 7 8 9 10
13, 325 4, 660 665 610 280 300 90 520 135 7, 500 1, 285 690 5, 195 335 7, 500 1, 285 690 5, 195 335 7, 500 1, 285 690 5, 195 335 7, 500 1, 285 145 260 130 130 130 130 130 130 130 130 130 13	2.215 1.840 1200 1600 2000 100 5 7005 1330 430 800 45 5 5 200 255 	1,270 530 40 500 150 200 155 50 200 125 600 350 130 105 5 5 5 5 5 5 5 60 70 70 70 100	195 125 5 200 15  30 15 20 10  5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	35.5 33.6 41.1 39.9 38.4 36.5 31.3 30.7 38.7 35.8 30.7 38.7 41.1 32.8 41.1 32.8 41.1 32.8 31.3 30.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38	31.6 32.5 36.4 30.6 28.2 29.7 36.0 31.4 32.6 31.9 33.0 32.6 31.9 33.7 9 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 31.3 30.6 28.8 28.8 28.8 28.8	109, 310 48, 335 4, 330 4, 020 20, 050 3, 015 3, 065 2, 215 3, 065 1, 620 46, 355 6, 665 31, 375 1, 370 9, 540 1, 150 3, 940 7, 80 1, 155 370 275 5, 085 4, 285 285 4, 285 285	32.210 23.610 1.015 5.135 2.775 345 415 5.880 1.680 5.465 890 1.225 240 275 695 15 1.930 XXX 765 450 295 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	2, 195 1, 530 640 105 530 25 25 45 125 35 50 110 0 80 15 55 10	430 315 95 95 90 90 40 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1, 940 1, 125 205 75 450 25 15 50 - 275 355 250 20 - 185 10 185 30 145 30 380 80 295 - 5	745 580 75 160 60 5 20 45 - 180 35 - 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	55 20 5 10 - - 5 5 5 5 - - - - - - - - - - - - -	85 45 15 5 15 5 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	conducteurs de machines 9510 9510 9511 9512 9514 9515 9517 9518 9519 Assigné (3) 955 9550 9551 9555 9557 9559 Assigné (3) 959 9590 9591 9599 Assigné (3) Grand groupe 99 97 ravailleurs	13 114 115 116 117 118 120 221 222 23 24 25 26 27 28 29 33 33 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41
20,700 20,700 1,330 90	2,805 2,805 140 XXX	2,750 2,750 110 20	405 405 5 XXX	31.6 31.6 40.7 35.6	31.6 31.6 34.0 XXX	172,705 172,705 7,255 955	37,690 37,690 1,555 XXX	1, 165 1, 170 385 25	165 165 65 XXX	2,725 2,730 400 30	485 485 40 XXX	340 340 5	220 220 - XXX	non classés ailleurs 991 9910 9916 9918	42 43 44 45
7,870 2,920 885 750 955 1,240 1,125 10,610 795	1,635 1,050 15 180 235 45 105 910 105	690 170 70 120 145 70 120 1,520 415	140 55 30 40 10 10 125 135	30.2	_	89,165 31,605 7,500 11,880 12,610 10,990 14,580 68,905 6,430	22,885 13,050 425 2,190 3,810 1,505 1,905 11,745 1,305	745	95	2,150	430	145 5 20 20 50 - 60 165 20	125 5 - 40 35 - 45 85	(9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926	46 47 48 49 50 51 52 53

93-112

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

1 - 25

			-			Ag	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24_y 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Newfoundland										
2	Total labour force  Occupation -  Not applicable(1)	145,580	101,520 6,025	30,690	26,275	43,505	33,445	35,765 425	1,060	21,730	11,81 46
	All occupations(2)	141, 175	95,495	28,005	23,675	42,685	31,750	35,340	23,580	21,495	11,35
455 789 901 123 455 78	Major group 11 - Managerial, administrative and related occupations 111 1115 1116 Assigned (3) 113/114 1130 1135 1137 1142 1143 1145 1147 1149	12.960 1.450 525 XXX 535 25 8,760 1.275 720 655 2,755 410 380 375 270	5,005 610 XXX 250 XXX 15 3,135 XXX 265 XXX 1,220 XXX XXX XXX XXX	855 35 10 XXX 20 - 440 5 5 25 170 85 - 10	550 75 XXX 10 XXX - 300 XXX 10 XXX 145 XXX XXX XXX XXX	3,345 325 85 XXX 165 20 2,185 265 65 220 800 75 110 65 75	1,685 205 XXX 60 XXX - 890 XXX 70 XXX 270 XXX XXX XXX XXX	4,615 600 220 XXX 225 - 3,000 450 350 245 865 125 125 115 85	1,595 145 XXX 75 XXX 5 1,090 XXX 105 XXX 435 XXX XXX XXX	2.840 380 170 XXX 90 5 2.045 305 255 125 515 80 75 145 90	800 144 XX 7 XX 55 XX 22 XX XX XX XX
234	(1151-1158) 1156 Assigned (3) 117 1171 1174 1179 Assigned (3) Major group 21 - Occupations in natural	960 330 145 2,735 1,495 325 465 95	555 XXX 50 1,265 660 290 XXX 20	65 15 180 65 25 40 35	50 XXX 5 170 45 65 XXX	280 125 25 835 535 75 70 30	205 XXX 30 595 385 95 XXX 10	245 60 55 1,025 525 120 225 5	180 XXX 5 360 190 90 XXX 10	280 65 15 410 205 65 80 10	77 XX 11 4 3 XX
78901234567890123	sciences, engineering and mathematics 211 Assigned (3) 213 Assigned (3) 214/215 2143 2144 Assigned (3) 216 216 2161 2163 2165 Assigned (3) 218 218 Assigned (3)	4,340 430 10 550 15 1,480 520 335 25 1,505 380 315 585 30 365	655 100 5 100 70 XXX XXX - 160 XXX XXX XXX 15 230 XXX 5	795 95 - 100 - 100 50 15 - 370 55 60 185 20 140	275 55 - 30 - 15 XXX XXX - 65 XXX XXX 10 110 XXX 5	1,720 185 5 250 10 555 180 135 20 590 150 155 195 10 145	240 25 5 25 25 XXX XXX 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 190 110 110 125 175 175 140 5 380 115 80 130 - 65 30	110 15 - 40 - 25 XXX XXX 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	460 30 - 75 5 225 80 35 - 115 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	X3 X3 X3 X3 X3 X3
4 5 6 7 8	Major group 23 - Occupations in social sciences and related fields 231 Assigned (3) 233 2331 note (s) and footnote (s)	1,470 250 5 600 XXX	2,020 180 15 1,405 490	305 25 - 200 XXX	590 50 5 470 130	435 90 - 140 XXX	675 55 10 480 205	495 95 10 170 XXX	440 50 - 275 110	155 35 - 75 XXX	222 2 13

Tableau 1. (suite)

	Age g	roup - Gro	upe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	availleur	3			
	years - 4 ans	65 year ove - 65 an plu	er is et	â	lian ge - ge lian	Paid worke  Employ		Self-em incorp- Travai autor constit	ployed orated lleurs nomes ués en	Travai autonor consti	aployed porated lleurs mes non tués en ration	worl Travai fami	family kers lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	M	F		N°
														Terre-Neuve	
12,725	4,790	1, 170	555	34.2	31.8	125,780	91,705	3.310	700	11,965	2.715	120	375	Population active totale	1
205	185	35	25	22.7	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	Profession - Sans objet(1) Toutes les	2
12,515	4,605	1,135	530	34.5	32.1	125,780	91,705	3,310	695	11,960	2,715	125	375	professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel	3
1,280 115 40	325 40 XXX	225	45	39.9	36.2 36.1	10,970	4,375	1,250	230	720	390	20	10	assimilé 111	5
XXX 35	35 XXX	XXX	XXX	42.3 XXX 38.1	41.8 XXX	530 XXX 535	255 XXX	XXX	XXX - XXX	XXX	XXX	XXX	XXX - XXX	1113 1115 1116	6 7 8
925	260	170	5 45	30.6	47.0 38.0	20 6,995	15 2,525	1, 195	225	- 560	380	20	10	Assigné (3) 113/114	9
190 50	XXX 30	55	X X X	42.5	XXX 39.9	915 710	XXX 260	285 10	XXX 5	70	XXX	-	XXX	1130 1133	11
30 330 35	115 115	5 75 5	25 XXX	37.9 39.2 37.8	38.9 XXX	1,775 250	755 XXX	10 565 120	140 XXX	400	320 XXX	15	X X X 5 X X X	1135 1137 1142	13 14 15
50 45	XXX	-	XXX	40.1	XXX	340 300	XXX XXX	15 65	XXX	5	XXX	-	XXX	1143 1145	16
10	XXX	-	XXX	40.5	XXX	250	XXX	10	XXX	5	XXX	-	XXX	1147 1149	18
90 30	35 XXX	5 -	5 XXX	40.2	35.7 XXX	870 310	520 XXX	65 15	25 XXX	30 5	10 XXX	-	XXX	(1151-1158) 1156	19
25 240	5 20	10 50	10	38.0	31.7	145 2,515	55 1,240 645	60 20	10	165 145	10	-	-	Assigné (3) 117 1171	21 22 23
135 30 50	5 XXX	30 10 10	- XXX	37.2 39.5 39.9	31.9 32.4 XXX	1,330 325 425	290 XXX	35	XXX	10	XXX	-	- XXX	1174 1179	24
5		10	^^^	28.5	35.1	4,200	20 650	85	-	55	5	-		Assigné (3) Grand groupe 21 - Trevailleurs des sciences naturelles, du génie et des mathématiques	26
165	5	10	-	32.5 31.0 29.5	23.7	4,200	100	15		-	-	-	-	211 Assigné (3)	28
10		-	-	31.8	32.5	560	95	-	-	-	10		-	213 Assigné (3)	30
85 35	XXX	10		36.2 35.0	32.0 XXX	1,405	65 XXX	50 35	XXX	30 5	XXX	-	XXX	214/215 2143 2144	32 33 34
10	XXX	-	XXX	35.8	XXX	330	XXX	5 - 25 :	XXX -	25	XXX - -	-	XXX	Assigné (3) 216	35 36
50 25 5	5 XXX	-	XXX	31.0 33.3 31.1	26.5 XXX XXX	1,460 350 310	160 XXX XXX	15	XXX	15 5	XXX	-	XXX		37
15	XXX	-	XXX	29.8	XXX 19.9	585 30	XXX	-	XXX -	-	XXX	-	XXX	2165 Assigné (3)	39
-	xxx	-	xxx	27.7	24.6 XXX 19.5	365 300 5	230 XXX 5	-	xxx	-	XXX		xxx	218 2183 Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des sciences sociales et	41 42 43
60	80	20	20	34.3	30.7	1,275	1,995	5	-	190	30	-		domaines connexes	44
-	5 -	-	-	35.3 39.5	31.4 27.0	240	175 15	5 -	-	5	-	-	-	Assigné (3)	46
15 XXX	40	XXX	-	31.7 XXX	29.3 29.9	595 XXX	1,405	xxx	-	XXX	-	XXX	-		48

Table 1. (continued)

						£	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	a I	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		м	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Newfoundland (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9		310 20 435 320 20 90 - 95	805 35 60 XXX - 300 10 80	115 20 40 15 10 20 -	280 5 - XXX - 60 - 5	50 150 115 5 20 - 35	235 25 40 XXX - 55 - 40	90 - 150 135 - 35 - 40	155 20 XXX - 70 - 25	35 45 30 - -	90 - - XXX - 60 - 5
10 11 12 13	Major group 25 - Occupations in religion 251 2511 Assigned (3) Major group 27 - Teaching and	775 775 730 20	275 275 XXX 20	25 25 15 -	15 20 XXX -	145 150 135 5	55 50 XXX 5	260 260 250 5	80 80 <b>XXX</b>	175 180 175	35 35 XXX 5
14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	related occupations 271 2711 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2795	5,210 595 455 15 3,650 1,270 2,255 XXX 55 965 455 XXX XXX 20	7,590 425 265 10 5,570 3,600 1,345 525 105 1,590 XXX 300 730 45	230 45 - 105 40 XXX 5 80 15 XXX XXX 5	740 50 10 - 450 225 95 105 35 225 XXX 55 120	1,580 70 45 1,285 490 750 XXX 15 225 85 XXX XXX 15	2,910 120 55 5 2,175 1,440 520 190 25 615 XXX 125 300 10	2,350 225 185 - 1,710 530 1,130 XXX 35 410 215 XXX XXX	2,700 150 105 5 2,095 1,370 565 150 15 455 XXX 60 235	820 165 155 490 180 305 XXX - 165 115 XXX XXX	865 75 75 630 410 140 50 25 160 XXX 15 40
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38	medicine and health 311 3111 Assigned (3) 313 3130 3131 3134 3135 3135 3139 Assigned (3) 315/316	2,315 770 620 10 775 XXX XXX 320 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 770 XXX	8, 455 130 XXX - 7, 175 380 3, 655 1, 905 565 305 175 1, 155 380 50	265 10 15 160 XXX XXX 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,525 	225 190 290 XXX XXX 135 XXX XXX XXX XXX XXX	3,290 65 XXX - 2,630 90 1,495 715 125 75 40 595 205 20	700 235 170 5 230 XXX XXX 115 XXX 235 XXX	2,350 40 XXX - 2,105 170 885 720 210 50 35 205 65	305 135 95 70 XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX 5	925 15 XXX  835 75 385 140 95 100 25 75 5
42 43 44 45 46 47 48 49	331 Assigned (3) 333 Assigned (3) 335 Assigned (3) 336/337	1,265 275 5 375 15 205 415 20	810 260 10 150 140 10 260	375 55 5 105 5 40 - 180 5	330 50 5 70 - 35 5	380 110 105 50 105	245 100 5 35 - 60 5 45	280 75 - 115 5 30 - 60 5	190 90 - 40  30 -	130 30 - 25 - 35 - 40 5	20 5 - - 10 - 5

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

			;	availleur	ie de tra	- Catégo	of worker	Class			9	oupe d'âge	oup - Gre	Age gi	
	Profession	family kers - lleurs liaux munérés	worl Travai fami	aployed porated lleurs mes non tués en ration	Unincor Travai autonor constit	ployed orated leurs nomes	Self-er incorp Travai autor constit	pyees yé(e)s	Emplo	lian ge ge lian	B(	rs and er - ns et us	65 aı	years - 4 ans	
No		F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 17 18 18 12 22 23 22 4 25 27	Terre-Neuve (suite)  2333	xxx	xxx xxx xxx	10 15 XXX	190 180 	XXX		800 35 35 XXX  300 10 80 260 260 XXX 20 7, 455 425 265 15 5,540 3,565 1,345 520 105 1,345 520 105 1,345 520 105 1,495 1,495 1,495 1,495 1,540 1	305 20 255 140 20 85 - 95 775 775 725 20 5,200 595 455 1,270 2,250 XXX XXX XXX XXX 20	29.7 28.7 28.7 32.1	31.0 19.7 36.4 26.5 35.5  32.0 42.8 42.8 43.1 37.9 42.6 44.4 ** 37.0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 38.8 42.8 37.5	50 60 60 XXX 15 60 60 XXX 15 60 60 XXX 15 60 60 XXX 15 60 60 60 XXX 15 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	40 5 - XXX 30 - - - 35 35 XXX - - 25 20 20 20 25 105 XXX 35 40	100 455 155 5 130 1300 1200 600 300 255 XXXX XXXX XXXX XXX
128 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41	Grand groupe 31 - Médecine et Santé 3111 Assigné (3) 313 3130 3131 3134 3135 3139 Assigné (3) 315/316 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et littéraire et personnel assimilé 331 Assigné (3) 335 Assigné (3) 335 Assigné (3) 335 Assigné (3) 336/337 Assigné (3)	xxx		85 55 55 55 75 55 	420 350 255 10 - XXX XXX - - XXX XXX - 75 XXX - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70	15 5 XXX	115 50 25 5 5 5 XXX XXX XXX 2XX 2XX 2XX 25 25 25 5 5 5	8,365 70 XXX 7,150 3755 3,660 1,900 570 305 175 1.140 380 50 710 190 10 145 - 135 5	1, 785 375 345 5 775 XXX XXX 320 XXX XXX 20 635 XXX 20 635 XXX 20 635 XXX 40 1,085 180 5 340 165 5	32.7 34.5 xxx  33.3 39.9 31.4 40.8 30.2 29.5 27.5 28.5 29.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26	35.6 40.7 40.9 42.4 32.3 32.3 33.4 40.5 34.3 34.3 32.3 319.5 32.3 32.3 32.3 37.6	10	50 355 30 5 100 XXX XXX XXX 5 100 XXX -	355 10 XXX 330 35 100 90 45 30 30 15 10 10 20	185 125 120 5 200 XXX XXX XXX XXX - 35 XXX - 35 5 - 30 - 30 - 30

Table 1. (continued)

1 - 29

						Ag	e group - Gro	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 yı 15-24 :		25-34 y 25-34	i	35-44 ye 35-44 a		45-54 y - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
11 22 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigned (3) 414 4143 Assigned (3) 415 415 4153 4155 4157 Assigned (3) 416 4161 Assigned (3) 417 4171 4172 4173 Assigned (3) 419	7,495 65 XXX XXX 5 2,210 XXX 1,605 285 XXX 70 280 XXX 15 2,400 495 1,165 480 45 1115 XXX 5 755 XXX 2665 280 XXX 10 1,690 5665	27,990 6,535 4,815 1,550 135 12,115 260 5,390 5,605 335 1,040 885 XXX 340 385 15 685 685 685 685 685 685 685 685 685 68	2, 150 10 XXX XXX 675 XXX 410 180 XXX 30 80 XXX 10 830 165 460 20 65 XXX 5 100 XXX 300 XXX 115 155 100	7,725 1,655 1,250 370 3,955 35 1,115 2,535 290 195 290 250 10 190 XXX 110 45 5 160 300 XXX 20 105 5 1,010 485	2,315 25 XXX XXX 465 65 XXX 25 105 XXX 730 185 290 190 15 30 XXX - 235 XXX 110 80 XXX 25 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10,070 2,530 1,760 705 55 4,080 115 2,150 1,480 210 70 445 390 0 330 XXX 115 165 5 835 210 5 835 240 155 155 156 10 875	1.505 15 XXX XXX 5 400 XXX 340 15 XXX 5 55 XXX 5 55 XXX 5 65 10 10 15 XXX 80 100 XXX	6,170 1,500 1,120 365 10 2,580 60 1,330 1,040 90 50 230 185 - 210 XXX 65 95 - 155 145 15 620 205 XXX 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	980 15 XXX XXX - 295 XXX 235 25 XXX 5 10 XXX - 285 50 125 40 5 - XXX - 120 XXX - 120 XXX - 125 40 5 125 40 5 125 40 5 125 40 5 125 40 5 125 40 5 125 40 5 40 5 5 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2,940 635 525 95 20 1,160 570 450 35 20 60 45 - 115 XXX 50 - 65 60 45 - 115 XXX 90 80 57 80 57 80 57 80 57 80 57 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
31 32 33 34 35 36 37 38 39 44 41 44 44 44	Assigned (3)  Major group 51 - Sales  cocupations 513/514 5130 5133 5135 5145 Assigned (3) 517 1 5171 5171 5172 Assigned (3) 519	8,700 7,310 1,150 640 3,985 1,055 240 980 365 295 410 325 5	995 95 8,240 7,745 640 XXX 465 430 XXX 10 70 XXX	2,675 2,540 1,65 50 1,270 805 1,65 1,55 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1	2,490 2,435 65 XXX 2,110 XXX 100 55 XXX XXX	2,550 2,065 390 195 1,205 170 35 320 130 80 - 170	2,220 2,015 200 XXX 1,660 XXX 50 180 XXX XXX	1, 795 1, 390 300 215 775 50 20 285 110 105 15	235 15 1,885 1,745 170 XXX 1,465 XXX 40 125 XXX XXX 10 20 XXX	1, 120 885 190 120 510 20 10 190 65 55 55	90 10 1, 125 1, 065 145 XXX 860 XXX 15 50 XXX XXX
5 5 5 5 5 5	8 611 9 6111 0 6112 1 6115 2 6117 3 6119	12.045 5.820 790 1.025 1.950 1.990 505 210 2.350 340	17,755 665 XXX XXX 355 XXX XXX 20 6,875 455	3,340 1,320 95 155 430 435 60 80 800 50	5,700 235 XXX XXX 75 XXX XXX 10 2,055 45	3,545 1,910 200 460 560 395 160 45 605 80	4,505 170 XXX XXX 60 XXX XXX 5 1,940	2,315 1,315 295 300 290 205 165 15 410 80	3.900 145 XXX XXX 130 XXX XXX - 1.675 125	1, 500 780 155 95 350 50 65 30 330	2,310 80 XXX XXX 70 XXX XXX - 870 95

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

		Age gro	oup - Gro	upe d'âge				Class o	f worker	Catégor	ie de tra	vailleurs				
							Paid worker	s - Travai	lleurs rés	nunérés	Self-em	nloved				
	-64 yes 5-64 ar	- 1	65 year ove 65 an pli	er is et	Med ag Âg méd	je je	Employe Employe		Self-empincorpo incorpo Travai! autono constitu	leurs omes ués en	Travail autonom constit	leurs es non ués en	Unpaid work Travai famil	lleurs	Profession	
М		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
															Terre-Neuve (suite)	
x x x x x x x x x x	85 - XX XX - 70 XX X 440 110 XX - 110 X	1,000 175 135 30 10 320 95 15 15 - 15 15 - 7 7 70 60 - 185 100 185 100 185 100 185 100 185 100 185 100 185 100 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185	60 0 -	90 30 20  15 55 55 XXXX  10 XXXX  10 10 10 55 		30.7 30.9 31.1 30.3 30.8 29.7 23.1 23.1 29.5 25.1 32.2 25.1 32.2 25.3 32.2 25.3 32.2 25.3 32.2 25.3 32.2 25.3 32.2 25.3 32.2 25.3 32.2 25.3 32.2 35.9 32.2 35.9 32.2 35.9 32.2 35.9 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8	7.350 60 XXX XXX 5 2.135 2.80 XXX 1.545 225 XXX 10 2.385 485 1.155 480 45 115 XXX 5 720 XXX 240 280 XXX 10 10 10 115 115 115 115 115 115 115 11	27,510 6,430 4,725 1,560 115 11,850 2,555 3,60 310 1,040 895 15 880 XXX 330 325 630 25 2,455 1,125 XXX 570 450 4,165 2,165 985	35	210 45 40 -10 120 -110 -5 5 5 XXXX 5 	95 XXX XXX 45 XXX 35 10 0 XXX - 15 5 5 5 - - XXX 20 20 XXX 20 - 10 - - - - - - - - - - - - -	130 25 25 60 45 20 	5 XXX XXX 10 XXX 5 XXX - - - - - - - - - - - - -	145 35 30 90 	4171 4172 4173 4175 Assigné (3) 419 4197 4199	1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 3 14 4 15 16 17 18 19 20 21 3 22 4 25 22 6 29 3 3 3 3 3 2
1	\$35 550 95 55 56 10 10 80 15 35 - 10	400 375 55 XXX 305 XXX - 20 XXX XXX - 10 XXX	125 80 10 	120 115 5 XXX 65 XXX 45 5 XXX XXX XXX	35.2 38.0 30.5 21.0 22.0 38.5 37.6 39.5 43.7 32.1	31.8 31.6 37.8 XXX 31.3 XXX 29.9 33.5 XXX XXX 39.5 36.5 XXX	25 370	7, 450 6, 985 370 XXX 6, 020 XXX 230 410 XXX XXX 10 55 XXX	465 395 270 10 100 5 60 10 20 10 15 5	95 95 655 XXX 25 XXX - XXX XXX - XXX	515 4155 4155 20 20 10 30 15 5 5	610 580 200 XXX 350 X5X 10 15 5 XXX XXX 10 XXX	-	90 90 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	spécialisés dans la vente 513/514 5130 5133 5135 5145 Assigné (3) 517 5172 Assigné (3) 519 5193 Grand groupe 61 Travailleurs spécialisés dans les	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
2	105 435 50 15 290 5 50 25 180 50	1,230 20 XXX XXX 20 XXX XXX - 320 60	150 60 - - 50 - 10 20		32.8 38.0 32.4 34.4 27.3 36.3 29.4 30.7	31.6 30.0 XXX XXX 37.8 XXX XXX 23.0 31.6 38.6	5,805 790 1,020 1,960 1,085 505 200 2,120	17,045 665 XXX XXX 355 XXX XXX 20 6,665 340	165 5 - - - - 90 70	85 	245 10 - - - 5 130 60	575 XXX XXX - XXX XXX 125 75		XXX XXX XXX XXX	services 511 6111 6112 6115 6117 6119 Assigné (3) 612	47 48 49 50 51 52 53 54 55

Table 1. (continued)

						А	ige group - Gi	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 - 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Newfoundland (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	6121 6123 6125 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 Assigned (3) 614 6142 6143 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 619 6191 6198 Assigned (3) Major group 71 - Farming,	1,045 335 440 XXX 65 305 XXX XXX 10 450 XXX XXX 20 120 XXX 20 120 XXX 20 120 3,005 2,295 370 90	2,085 970 2,780 395 200 735 365 355 1,275 1,100 3,445 210 430 370 10 2,845 2,305 390 90	335 110 210 XXX 25 95 XXX XXX 170 XXX XXX 15 35 XXX 25 95 XXX 37 170 81 170 81 170 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	330 270 1,190 195 125 95 65 30 2,770 450 1,705 1,705 1,30 35 5 5 130 335 130 30	275 95 115 XXX 5 75 XXX XXX 5 100 XXX XXX XXX 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 1	560 335 765 130 30 165 45 120 - 1,380 415 585 25 125 125 126 127 20 615 85 5	185 45 75 XXX 20 65 XXX XXX XXX XXX XXX 20 0 XXX XXX 20 20 20	640 235 545 95 25 225 100 115 - 1,040 265 195 540 10 105 95 55 705 125	155 65 35 XXX 5 20 XXX XXX XXX XXX XXX 2,7 10 XXX 395 335 20 10	395 120 200 55 10 140 80 60 - 580 150 20 405 5 110 95 - 535 480 30 20
22 23 24 25 26 27	and animal husbandry occupations 711 Assigned (3) 718/719	1,510 180  1,335 800 45	410 1 25 - 390 XXX 5	555 - - 550 335 30	80 - - 85 XXX	410 30 - 385 225 5	165 10  155 XXX 5	190 45 - 150 80	105 - - 100 XXX	150 25 - 125 80 -	50 5 - 45 XXX
28 29 30 31 32 33	related occupations 731 7311 7313	12,050 12,050 410 10,875 500 250	985 985 XXX 845 XXX 15	2,350 2,350 20 2,080 120 125	160 160 XXX 135 XXX 5	3,520 3,520 75 3,225 160 50	395 395 XXX 330 XXX	2,950 2,950 160 2,650 100 30	280 280 XXX 250 XXX 5	1,785 1,780 85 1,610 60 15	105 110 XXX 95 XXX
34 35 36 37 38 39 40 41	logging occupations 751 7510 7511 7513 7517	3,820 3,820 275 255 2,430 300 260 70	155 155 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5	805 805 15 60 545 50 25 30	40 40 XXX XXX XXX XXX XXX	1,235 1,235 65 65 850 115 75	75 75 XXX XXX XXX XXX XXX	925 930 55 55 595 80 100	35 35 XXX XXX XXX XXX XXX	535 535 70 35 305 30 25 20	5 5 XXX XXX XXX XXX XXX
42 43 44 45 46 47	771 7713 7718 7719	1,560 1,560 290 285 300 45 on foldout at a	35 30 XXX XXX XXX 2xd	130 125 15 25 55 55	5 5 XXX XXX XXX XXX	545 545 90 120 135 20	10 10 XXX XXX XXX	505 500 105 80 75	15 10 XXX XXX XXX	270 275 30 40 30	10 10 XXX XXX XXX

93-112

93-112

Tableau 1. (suite)

_	Age g	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur:	s			_
	years - 64 ans	65 a	ers and ver - ns et us	Â	dian ge - ge dian	Emplo	ers - Trava Dyees - yé (e) s	Self-er incorp Travai	nployed orated - lleurs nomes tués en	Travai autonoi consti	porated	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
90 15 5 5 XXX 10 45 5 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	130 20 85 5 20 70 30 - 380 155 20 200 00 5 5 5 35 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10	31.4 30.5 25.6 xxx 36.4 32.4 xxx 34.5 29.9 xxx xxx 22.2 30.1 xxx 31.7 32.8 22.7 31.7	36.8 31.1 27.1 32.8 22.6 39.0 41.3 37.0 26.9 32.6 27.0 24.8 22.8 39.1 35.5 39.1 35.5 37.2 38.1 32.3 46.3	985 330 435 XXX 55 285 XXX XXX XXX 10 370 XXX XXX XXX 15 1100 XXX 2,935 2,935 2,285 370 90	2,010 960 2,770 390 190 725 360 355 5,745 1,255 805 3,330 190 430 365 10 2,815 2,290 390 95	15	15	50	45	10 XXX 	55   5   5   5   5   15   5   15   15	Terre-Neuve (suite)  6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 6130 6133 Assigné (3) 614 6142 6143 6147 Assigné (3) 616 6162 Assigné (3) 619 6191 6198 Assigné (3)	1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 166 17 18 19 20 21
170 65 - 110 65 5	20 10 - 5 XXX	35 10 - 20 15	xxx_ - -	29.4 49.1  27.5 27.4 21.9	31.9 50.5  31.6 XXX 28.3	1,265 - - 1,270 790 45	350 - - 355 XXX 5	10 - 10 5 -	XXX	235	35 25 10 XXX	-	30 - 30 XXX	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 Assigné (3) 718/719 7195 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs et travailleurs	22 23 24 25 26 27
1,350 1,355 60 1,220 50 20	45 50 XXX 40 XXX	105 100 10 80 10	xxx xxx	35.0 35.0 41.2 35.0 32.6 24.5	32.9 32.9 XXX 33.3 XXX 37.0	4,430 4,430 180 3,645 445 150	445 445 XXX 305 XXX 15	160 160 35 120 5	15 15 XXX 15 XXX	7,435 7,435 200 7,100 45 95	495 500 XXX 495 XXX 5	20 20 - 15 5	25 25 XXX 25 XXX	assimilés 731 7311 7313 7319 Assigné (3) Grand groupe 75 -	28 29 30 31 32 33
325 325 60 40 135 30 35		55	**** **** **** **** ****	33.5 33.5 44.1 35.1 32.4 33.6 37.4 33.5	29.5 28.5 XXX XXX XXX XXX XXX 19.5	3,710 3,710 240 255 2,380 280 240 70	155 150 XXX XXX XXX XXX XXX 5	25 20 10 - 10 -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	95 95 25 45 10 20			**************************************	Travailleurs forestiers et bücherons 751 7510 7511 7513 7517 7519 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de	34 35 36 37 38 39 40 41
110 110 45 15	XXX XXX XXX	-	XXX XXX XXX	36.6 36.6 38.1 34.0 31.5 33.9	36.2 36.2 XXX XXX XXX	1,560 1,560 290 285 305 40	35 35 XXX XXX XXX	-	- xxx xxx xxx xxx	-	XXX XXX XXX	-	- xxx xxx xxx	gez et travailleurs essimilés 771 7713 7718 7719 Assigné(3)	42 43 44 45 46 47

Table 1. (continued)

						Ag	e group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	l	15-24 y 15-24 :		25-34 yı 25-34 :		35-44 yı - 35-44 ı		45-54 y 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Newfoundland (continued)										
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 100 111 122 133 144 155 166 167 177 188 122 223 24 2 5 2 5 2 5	Assigned (3) 813/814 Assigned (3) 815 Assigned (3) 816/817 Assigned (3) 821/822 8210 8213 8215 8217 8226 8228 Assigned (3) 823 Assigned (3) 825 Assigned (3) 826/827 8271 Assigned (3) 826/827 8271 Assigned (3) 829	10,800 190 10 150 5 375 10 140 - 8,550 540 290 470 5,460 360 1,005 250 475 5 775 25 15 XXX	10,575 10 5 - 15 - 15 5 10,020 XXX 405 XXX 7,835 560 300 300 20 - 15 - 435 420 10 5	3.160 35 	2,000 	3.775 55 70 5 140 5 30 - 3.070 145 95 200 2.045 125 355 55 170 5 235 170 5 205 205 205 205 205 205 205	3,680 5 - - 5 20 3,510 XXX 115 XXX 2,740 215 230 115 10 - 10 - 120 125 - -	1,860 65 5 70 50 1,375 155 45 75 815 25 80 - 205 5	2.910 5 - - 5 15 - 2.835 XXX 120 XXX 2.280 175 155 55 10 - 5 - 10 - 40 - 35 - 40 - 40 - 40 - 40 - 50 - 50 - 50 - 5	1,110 25 5 15 - 85 5 15 - 695 115 20 20 380 25 60 20 95 - 195	1,390 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 37 38	831 8313 Assigned (3) 833 8335 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839	2.145 375 290 10 1,580 1,125 25 90 - 30 - 70	50 5 XXX - 20 XXX - 10 - 5	260 60 55 170 125 - 10	10	805 135 95 10 605 400 20 25 - 15	25 XXX 5 XXX - 10 - 5	690 105 75 75 60 405 5 20 - 5	10 5 XXX 5 XXX	220 30 35 170 145 - 20	XXX XXX
40 41 43 44 48 41 41 41 55	85 1/852 Assigned (3) 853 853 Assigned (3) 65 67 Assigned (3) 857 857	8,900 175 5 1,015 590 20 310 - 210 5 160 5	760 10 - 30 XXX - 10 - 405 15	1,285 60 5 110 35 5 85 - 55 - 70 5	215 5 - 20 XXX - - 100 5 10	2.880 45 - 365 190 10 115 - 65 10	175 5 - 15 XXX - - 75 -	2,490 30 - 280 200 5 45 - 40 - 30	140 	1, 430 30 - 210 135 - 40 - 30 - 15	140 

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

				vailleurs	ie de tra	- Catégor	of worker	Class			2	upe d'âge	oup - Gro	Age gr	
	Profession	lleurs liaux	Travai	lleurs es non ués en	Self-em unincorp Travail autonom constit corpor	ployed prated lieurs omes ués en	Self-emincorpi Travai autor constit		Paid works Employ		aç Âç	er s et	65 year ove - 65 an pin	years - 4 ans	
N		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 21 15 15 16 17 7 7 8 19 20 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 6	Terre-Neuve (suite)  Grand groupe 81/82 - 1 ravaileurs des industries de transformation 811     Assigné (3) 813/814     Assigné (3) 815     Assigné (3) 815/822 8210 8217 8228 8210 8217 8228 Assigné (3) 825 8218 828 Assigné (3) 829 Assigné (3) 829 Assigné (3) 829 Assigné (3) 829 Assigné (3) 820 Assigné (3) 821 Assigné (3) 825 Assigné (3) 826/827 Assigné (3) 829 Assigné (3)	10 	5	50 	155 	10	45 	10,495 10 - 5 - 55 9,965 5,965 380 20 20 - 15 - 15 - 10 10 10 10 10	10.590 185 10 145 5 370 10 140 - 8,545 280 450 5,410 360 0,000 1,000 245 370 775 25 15 XXX	33.4 35.5  40.4 459.5 33.4 xxx 31.8 xxx 33.1 32.6 30.9 35.9 32.6 49.5	30.4 35.3 46.4 29.5 35.3 32.8 33.8 29.2 27.8 29.2 27.5 34.9 41.1 28.3 XXX 27.5	200 200 XXX XXX 55	45 	570 	845 10 - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 80 85 5 7 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	des domaines connexes 831 8313 Assigné (3) 833 8335 Assigné (3) 835 Assigné (3) 837 Assigné (3) 839 Assigné (3) 839 Fravaillaurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation de produits 851/852 Assigné (3) 853	XXX XXX		75	45 	XXX	45 10 5 - 35 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	45 5 XXX 20 XXX 5 - 10 - 55 -	2,055 360 285 10 1,515 1,080 25 75 - 30 - 75 - 75 -	29.9 39.5 XXX 26.5 XXX 29.5  29.5  29.5 	34.6 33.9 34.3 29.5 35.4 30.8 39.3  29.5 31.1	XXX	65	xxx 	170 40 30 - 155 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -
44 45 46 47 48 49 50	8533 Assigné (3) 854 Assigné (3) 855/856 Assigné (3) 857 Assigné (3)	XXX	-	XXX - 5 - 55 10	35 - 30 - 40 -	XXX   -   -   -   -   -   -   -   -   -	10	350 10	545 20 280 - 170 10 160	38.5 38.3 35.1 19.5	38.1 27.2 31.0  32.0 29.5 26.9	XXX 5	5	75	30

Table 1. (continued)

_							Neo eroup -	Groupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 - 15-24	- 1	25-34 - 25-34	years	35-44 35-44	1	45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Newfoundland (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9	8589 Assigned (3) 859 8592 8595	5.790 470 2.570 1,740 320 180 1,230 350 530 40	50 XXX XXX XXX XXX 250 XXX XXX	670 5 390 85 75 35 230 25 105	5 XXX XXX XXX XXX - 70 XXX XXX	1,885 120 910 525 100 45 360 135 165	20 xxx xxx xxx xxx - 50 xxx xxx	1,800 205 755 635 80 15 275 70 95	10 XXX XXX XXX XXX - 55 XXX XXX	910 100 340 315 55 35 195 55 95	10 XXX XXX XXX XXX 55 XXX XXX
11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31	trades occupations 871 8710 8711 8711 8718 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8782 8785 8781 8782 8785 8781 8789	20,100 3,325 370 1,780 520 100 2,830 415 500 1,095 525 40 13,950 1,265 5,270 330 785 800 3,300 785	1,185 80 xxx xxx 25 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	3,420 380 5 95 155 20 275 - 30 135 60 5 2,765 50 745 60 190 80 1,200 155 115	365 25 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	5,800 770 80 375 130 40 1,010 40 255 200 10 4,020 280 1,535 65 205 285 895 265 145	420 40 XXX XXX XXX 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,080 920 115 555 105 860 170 140 380 120 5 3,280 395 1,255 100 180 235 575 180	235 15 XXX XXX - 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	3,415 755 85 485 60 15 490 150 65 95 115 10 2,170 310 900 70 115 135 380 90 75	115 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
32 333 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48	equipment operating occupations 911 9113 Assigned (3) 913 Assigned (3) 915 9151 9153 9155 Assigned (3) 917 9171 9173 9175 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 Material handling and related	9,475 645 350 25 275 20 1,985 395 415 815 25 6,430 866 585 4,525 150	300 30 XXX - 10 - 35 XXX XXX XXX 5 220 XXX XXX 10 10	1,240 65 25 15 5 - 220 35 20 120 75 55 745 40	50 - - - - 10 - 5 - - 5 - - - 5 - - - - - 5 - - - -	2,995 260 150 45 5 615 100 105 310 2,020 215 185 1,485 55	100 15 XXX - 5 - 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX -	2,470 150 60 5 505 110 135 190 1,740 285 125 1,265 20	100 5 xxx 	1,825 130 95 5 100 10 380 90 75 140 - 1,135 175 110 735 30 80 5	50 10 XXX - - - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
50 51 52 53 54	occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313	4,455 4,460 310 275 1,795 705	350 350 XXX XXX XXX XXX	1,495 1,495 10 10 715 105	165 165 XXX XXX XXX XXX	1,195 1,195 100 70 465 225	110 110 XXX XXX XXX XXX	700 695 110 75 240 160	45 45 XXX XXX XXX XXX	595 590 80 75 185 115	20 25 XXX XXX XXX XXX

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

93-112

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

-	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			
55-64	years	65 <b>yes</b>	er and		dian ge	Paid works	ers - Trava		munérés	Self-ei unincor	mployed porated	Unpaid	family kers		
55-64	4 ans		ns et us		ge		pyees yé (e) s	Travai autor constit corpor	lleurs lomes ués en	autono consti	lleurs mes non tués en ration	fami	lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Terre-Neuve (suite)	
490 40 170 170 5 35 165 65 70	XXX XXX XXX XXX - 5 XXX XXX	5 10 5 15 10	XXX XXX XXX XXX 5 XXX XXX	36.4 39.8 34.3 38.6 33.0 40.4 35.4 36.4 34.3 36.8	32.5 XXX XXX XXX XXX 33.4 XXX XXX	5,325 365 2,270 1,710 305 175 1,185 335 515 40	40 XXX XXX XXX - 235 XXX XXX	200 60 125 - 10 5	XXX XXX XXX XXX XXX	265 50 180 30 10 - 45 10 15	15 XXX XXX XXX XXX		5 XXX XXX XXX XXX - - - XXX XXX	858 8580 8581 8589 8589 Assigné (3) 859 8595 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,325 495 495 275 65 15 185 50 5 75 30 15 1.645 230 795 30 90 60 245 95	40 	80 	10	36. 1 40. 1 43. 0 42. 2 32. 5 31. 8 36. 0 44. 2 32. 9 34. 1 35. 0 45. 0 35. 1 42. 2 37. 3 38. 6 34. 3 36. 0 29. 5 33. 5	29.9 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 30.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 2	19,160 3,240 350 1,735 510 95 2,695 500 1,020 520 35 13,225 1,055 5,025 3,300 735 735 3,300 720	1,180 80 XXX XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	425 60 15 45 	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	505 20 5 10 40 5 - 35 - 445 90 170 175 30 30 -	**************************************	15 5 - 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5	**** **** **** **** **** **** **** **** ****	Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8710 8710 8711 8718 Assigné (3) 873 8731 8733 8731 8733 8735 Assigné (3) 878/878 8780 8780 8781 8782 8785 8785 8789 8789 8799 Assigné (3)	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
910 40 25 - 55 60 70 55 100 110 305 5	10	45 		36.5 34.3 34.8 23.8 46.9 45.4 40.2 40.6 21.8 35.9 39.5 34.8 31.1 46.6	34.8 36.5 XXX  23.7 31.8 XXX XXX 22.0 35.6 XXX XXX XXX 37.0 39.5	8,765 640 350 25 270 20 1,955 395 415 820 25 5,720 760 320 4,295 150 175	275 30 XXX 10 35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 5	150 	5 - XXX - - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	560 	15 - XXX	5 5 5 5	5 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 9113 Assigné (3) 913 Assigné (3) 915 9151 9153 9155 Assigné (3) 9171 9173 9175 Assigné (3) 919 Assigné (3)	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
470 475 15 40 185 95	10 5 XXX XXX XXX XXX	10 10 -		30.7 30.7 38.7 42.1 28.4 35.7	25.3 25.3 XXX XXX XXX XXX	4,425 4,430 290 270 1,795 700 1a publica	345 345 XXX XXX XXX XXX	5 10 - - 5	XXX XXX XXX XXX	20 20 20 5	5 5 XXX XXX XXX XXX	-	- xxx xxx xxx xxx xxx	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315	50 51 52 53 54 55

95 XXX - XXX 35.7 XXX 700 Voir note et renvoi(s) sur l'encert à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						Aç	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tote	ıl	15-24 y 15-24		25-34 y - 25-34		35-44 y 35-44		45-54 y - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Newfoundland (concluded)										
1 2 3	9317 9318 Assigned (3) Major group 95 - Other crafts and equipment	490 575 105	XXX XXX 10	280 200 60	XXX XXX 5	105 175 15	XXX XXX	20 55 15	XXX XXX 5	40 90 5	XXX -
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	operating occupations 951 Assigned (3) 953 9531 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 959 Assigned (3)	1,975 350 30 1,240 335 710 30 340 5	280 175 10 5 XXX XXX - 35 - 70 10	280 130 30 105 5 90  30  20	85 50 5 - XXX XXX - 5 - 35 10	470 95 - 265 60 185 5 100 -	115 75 	540 70 70 385 120 185 10 65 -	60 40 5 	455 45 5 310 95 145 10 100 5	20 10 - 5 XXX XXX - 5
15 16	Occupations not elsewhere classified 991	7,790 7,790	1,620 1,620	2,225 2,225	565 565	2,210	585 590	1,465 1,465	240 240	1, 150 1, 150	175 175
17 18 19 20 21 22 23 24 25	9922	5,170 425 290 480 1,035 2,055 880 2,185 245	1.335 XXX XXX 395 515 260 XXX 45	1,690 135 105 230 430 485 290 435 85	445 XXX XXX 125 215 60 XXX 30	1.585 150 70 95 285 685 225 530 65	485 XXX XXX XXX 150 180 90 XXX 5	810 50 40 70 120 380 155 575 30	210 XXX XXX XXX 55 75 60 XXX 5	705 50 40 55 115 355 90 360 25	145 XXX XXX 40 25 50 XXX 15

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

Ago	group - Gr	roupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleurs				
55-64 years - 55-64 ans	65 a	ars and ver - ans et lus	Â	dian ge - ge dian	Paid worke  Emplo - Employ	·	Self-em incorpo Travail auton constit	ployed brated lleurs omes ués en	Self-en unincor Travai autonom constit corpor	lleurs es non ués en	Unpaid work Travai fami non rés	lleurs	Profession	
M F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
													Terre-Neuve (fin)	
45 XX 55 XX		XXX	23.3 29.6 23.7	XXX XXX 24.5	490 575 105	XXX XXX 5	-	XXX XXX -		XXX XXX 5	-	XXX	9317 9318 Assigné (3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et	
10	5	1	38.9 29.3 20.4	29.5 30.1 22.8	1,945 325 30	275 170 10	10 10	5 5 -	25 25 10	5		-	conducteurs de machines 951 Assigné (3)	
170 45 105 XX	x -	XXX XXX	41.1 42.8 38.8	48.7 XXX XXX	1,235 335 705	5 XXX XXX	-	XXX XXX	5 - 5	XXX XXX	-	XXX	953 9531 9539	
- 1	-	-	41.4 40.0 49.5 31.0	31.6	25 340 5 45	35 - 65	-	-	-	- - - 5	-	-	Assigné (3) 955 Assigné (3)	
		-	31.0	19.5	-	10	-	-	-	5	-	-	959 Assigné(3) Grand groupe 99 - Travailleurs	
710 5			32.1 32.1	28.7 28.7	7,740 7,735	1,615 1,615	5 5	-	30 30	-	15 15	5 5	non classés ailleurs 991	
410 4 35 XX 35 XX 35 XX 75 1 175 1 55 255 XX		XXX	30.3 29.4 30.0 25.4 27.4 32.7 29.7 36.7 30.0	29.1 XXX XXX 28.9 26.8 32.2 XXX 22.5	5, 155 420 290 480 1, 025 2, 065 875 2, 165 245	1,330 XXX XXX 400 515 255 XXX 45		XXX XXX XXX	20	XXX XXX XXX - - - - XXX	15 - - 5 5	5 XXX XXX XXX 5 XXX	9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigné (3)	

Table 1. (continued)

						Ag	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 y 15-24		25-34 y 25-34		35-44 y 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Prince Edward Island										
1	Total labour force Occupation - Not applicable(1)	35,845 470	27,420 605	8.155	7,145	9,765	7,925 155	8,080	6,395	5,305	3,745 55
3	All occupations(2)  Major group 11 -  Managerial, administrative	35,380	26,810	7,980	6,900	9,680	7,770	8,005	6,280	5,255	3,690
4 5 6 7 8 9 10 11 12	and related occupetions 111 Assigned (3) 113/114 1137 1146 Assigned (3) 117	3,515 510 10 2,225 570 305 40 780 450 35	1,625 205 5 980 XXX XXX 30 440 XXX 20	200 10 - 160 45 65 - 30 5	135 5 - 75 XXX XXX 55 XXX	980 95 5 585 185 110 10 300 195 15	595 80 5 325 XXX XXX 5 190 XXX	1, 115 165 	450 75  260 XXX XXX  110 XXX	650 145 - 410 65 30 5 95 50	250 20 180 XXX XXX 5 45 XXX
144 155 166 177 188 199 200 21 222 23	sciences, engineering and mathematics 211 Assigned (3) 213 Assigned (3) 214/215 Assigned (3) 216 Assigned (3) 218	985 50 215 15 300 5 335 5	175 20  65 - 15 - 30 - 40	180 10 60 10 45 5 60	50 - - - 30 - - - - 15	395 10 - 80 10 110 - 145 5	55 - 20 - 5 - - 25 -	240 15 - 50 - 60 - 90 -	65 15 - 20 - 5 - 10	120 10 - 20 - 50 - 35 - 5	
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	231 Assigned (3) 233 2333 Assigned (3) 234 Assigned (3) 235 Assigned (3) 239	365 60 130 XXX 5 130 5 25 5 20	710 50 - 455 290 15 55 - 80 - 65	35 5 25 XXX 5 - - 5	135 30 	100 10 	255 10 	135 25 35 XXX 50 5 10 5	170 5 - 115 90 - 20 - 10 - 15 5	65 10 25 XXX - 15 - - 10	80 5 60 40 5 5
31 38 39	251	180 180 5	65 65 40	5 10	10 10 10	40 40 -	5 5 -	45 50 -	-	30 25 -	15 10 5
40	related occupations 271	835 90 -	1,575 45 -	30	165 25 5	185	400 15 -	375 35	550	190 50	300 5 -

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er ıs et	â	dian ge - ge dian	Paid worke  Emplo		Self-em incorp Travai autor constit	ployed orated lleurs nomes ués en	Self-er unincor Travai autonor constit corpor	lleurs nes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Île-du-Prince- Édouard	
3,585	1,905	955	310	34.5	32.8	29,010	25,165	1,030	230	5,160	1,080	185	340	Population active totale	1
75	30	15	15	32.1	28.5	-	-	-	- }	-	-	-	-	Profession - Sans objet(1)	2
3,505	1,880	940	295	34.5	32.9	29,010	25, 165	1,025	230	5,155	1,080	180	340	Toutes les professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel	3
425 80	175 25	140 15	15	39.7 43.7	36.2 36.8	2,945 510	1,420	415	100	155	85	-	20	assimilé 111	4 5
5 290	120	- 80	10	56.2 39.8	29.5 37.8	10 1,710	5 780	390	100	125	75	-	20	Assigné (3) 113/114	6 7
105 25	XXX	35 10	XXX	38.8	XXX	380 155	XXX	125 145	XXX	65	XXX	-	XXX	1137 1146	8
50	10 30	10 45	15 5	41.4	61.5	30 725	25 430	- 25	-	10 35	10	-	5 -	Assigné (3) 117	10
20	XXX 5	15 15	XXX 5	36.1 34.2	34.5	395 40	XXX 15	25 -	XXX	35	<b>X</b> XX 5	-	XXX	1171 Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles, du génie et des	12
45	10	-	-	32.4 36.2	31.7	945 50	165 20	15	-	20	5	-	-	mathématiques 211	14 15
-	5	-	-	30.1	27.7	210	70	-	-	-	-	-	-	Assigné (3) 213	16 17
35	5	-	-	23.8	38.5	10 265	15	15	-	- 15	-	-	-	Assigné (3) 214/215	18 19
10	-	-	-	20.8	22.3	5 330	30	-		5	-	-	-	Assigné (3) 216	20
5	-	-		30.3	32.5	10	35	-	-	-	5	-	-	Assigné (3) 218	22
-	-	-	-	31.4	32.3	-	-	-	-	-		-	-	Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des sciences sociales et	24
0.5			4.0	00.4		290	685		_	75	25	_	5	domaines connexes	25
35 10	55	-	10	38.1 41.0	33.1 23.3	65	45	-	-	, ,	- 1	-	5	231 . Assigné (3)	26 27
20	40	-	10	38.6	34.2	120	455	- XXX	-	10 XXX	- 1	- XXX	-	233 2333	28 29
XXX	25	XXX -	5 5		36.1 47.0	XXX 5	290	^^^	5	70	20	-	-	Assigné (3) 234	30
5	-	-	-	39.5	35.2	60	35	-	-	5	-	-	-	Assigné (3) 235	32 33
-	15 -	-	-	35.6 39.5	32.9	25 5	80	-	-	-	-	-	-	Assigné (3) 239	34
-	-	-	- :	44.5	30.9 39.5	20	60 5	-	-	-	-	-	-	Assigné (3) Grand groupe 25 - Membres du clergé et	36
30	10	20	25	43.3	57.5	165	65 60	-	-	15 10	-	-	-	assimilés 251	37 38
35	10 5	20	25 25	43.3	57.5	170	40	-	-	-	-	~		Assigné (3) Grand groupe 27 - Enseignants et personne!	39
50	135	5	25	39.9	38.6	830 90	1,520 45	-	5 -	5	50	-	-	assimilé 271	40
5 -	-	-	5	46.2	23.7	-	5	-	-	-	-	-	-	Assigné (3)	42

Table 1. (continued)

							Age group - 0	Groupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 15-24		25-34 - 25-34		. 35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Prince Edward Island (continued)										
1 2 3 4 5 6	273 2731 2733 Assigned (3) 279 Assigned (3) Major group 31 - Occupations in	560 XXX 350 20 190	1,230 725 285 70 300 10	20 XXX 15 - 10	105 40 35 - 40	155 XXX 65 10 35	270 140 50 15 115 5	270 XXX 185 - 65	465 305 125 10 80	100 XXX B0 10 40	255 160 60  40
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	3131 3134 3135 Assigned (3) 315/316	465 225 5 160 XXX XXX XXX 80	2,585 45 - 2,215 1,055 340 435 50 420	65 	375 10  270 115 40 90 10 90 5	95 45 - 35 XXX XXX XXX - 15	910 30  710 390 125 120 5 175 5	130 60 - 30 XXX XXX XXX - 45	755 	95 40 - 45 XXX XXX XXX 5	445 5 - 405 185 50 85 15
17 18 19 20 21 22 23 24 25	Assigned (3) 335 Assigned (3) 336/337	360 70 - 135 - 55 - 100	335 70 45 - 90 - 130	105 5 - 30 - 5 - 60	120 - - 15 - 20 - 80 5	140 25 - 65 - 30 -	85 30 - 5 - 20	60 15 25 20	90 20  20  40  10	40 20 - 5 - - 15 5	15 10 - - 5 - 5
26 27 28 29 30 31 33 33 33 35 36 39 40 41 42 43 45 46 47 48	Major group 41 - Clerical and related occupations 411 4111 4113 Assigned (3) 413 4131 4133 Assigned (3) 414 4143 Assigned (3) 415 Assigned (3) 415 Assigned (3) 417 4171 Assigned (3) 419 Assigned (3)	1.770 45 XXX XXX 515 270 XXX 25 60 XXX 25 545 250 35 45 205 XXX 10 356 XXX	7,380 1,685 1,370 285 20 3,135 75 345 290 5 180 XXX 765 15 795 440 5 1,080 1,080 315 30	570 5 XXX 225 95 XXX 205 135 15 15 20 XXX 5 90 XXX 10	1, 915 345 270 70 10 1, 020 230 730 35 70 70 70 10 195 120 190 20	430 20 XXX XXXX 95 60 XXX 10 30 XXX 120 30 15 15 15 50 XXX XXX	2,310 545 455 85 85 295 25 125 100 5 95 XXX - 30 - 255 130 5 95 255 130 5 95 255 130 95 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130	335 5 XXX XXX 75 50 XXX 5 10 XXX 105 55 15 15 55 XXX 85 XXX	1,770 480 410 80 - 665 405 195 - 25 XXX - 45 5 200 105 5 260 145 65 5	220 5 XXX XXX 25 XXX - - - - - - - - - - - - -	920 175 150 25 230 110 15 35 30 
50 See	Major group 51 - Sales occupations note(s) and footnote(s)	2,280 on foldout at	1,800 and of publi	615	705	640	410	435	265	280	265

Tableau 1. (suite)

	Age gi	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	availleur	s			
	1 years - 64 ans	65 a	ers and /er - ns et	ā	lian ge - ge dian	Emple	ers - Trava oyeas yé (e) s		nployed orated lieurs nomes	Unincor Travai autonom	aployed porated lleurs mes non tués en ration	Worl	family kers lleurs liaux aunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
10 XXX 10 	115 75 20 20 20	5 XXX 5	15 5 - 15 5	38.5 XXX 39.7 47.4 41.6	39.7 40.5 39.3 53.3 34.3	555 XXX 350 25 185	1,210 715 280 70 260	xxx -	5	5 XXX	15 10 5 - 35	XXX		Île-du-Prince- Édouard (suite) 273 2731 2733 Assigné (3) 279	1 2 3 4 5
55 55 - XXX XXX XXX	155 5 140 65 15 30 -	25 25 10 - XXX XXX XXX - -	40  25  15 10 10	40.1 46.3 ** 33.9 XXX XXX XXX	35.3 29.7  36.4 35.3 35.3 35.5 44.9 31.3 33.3	295 65 5 165 XXX XXX XXX 75	2.655 35 - 2.200 1.060 340 435 50 420	20 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - -	-	155 155  XXX XXX XXX 	30 15 15	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		Assigné (3)  Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 Assigné (3) 313 3134 3135 Assigné (3) 315/316 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15 10 - - - - - 5	5111511	5 - - 5 - - - - - - -	15 10 - 5 - - -	30.3 38.8  29.6  32.3 	29.7 36.6  35.9  34.9  22.2 19.5	325 60 - 115 - 50 - 95	290 50 - 45 - 85 - 105 5	10:	5 5	25 10	35 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	55111111		artistique et littéraire et personnel assimilé 331 Assigné (3) 333 Assigné (3) 335 Assigné (3) 335/337 Assigné (3) Grand groupe 41 Employés de	17 18 19 20 21 22 23 24 25
210 10 XXX XXX - 60 25 XXX 5 30 XXX 5 40 XXX 5 40 XXX	430 110 70 30 5 170 115 30 5 25 20 - 5 XXX X 5 5 - 5 0 25 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 XXX XXX 5 XXX - - - - - - - - - - - - -	40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	31.9 33.3 33.3 XXX XXX 28.1 31.1 XXX 29.9 32.2 XXX 30.1 23.9 30.2 44.9 30.2 24.9 30.2 24.9 33.2 24.9 30.2 24.9 30.2 25.7 40.8 30.2 25.7 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8	32.2 33.5 33.6 33.3 39.5 30.8 35.0 23.8 27.7 32.6 32.3 29.5 30.3 30.3 30.3 30.3 30.5 32.6 32.0 36.5 32.0 36.5 32.6 32.0 36.5 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6 32.6	1,715 45 XXX 	7, 220 1, 665 1, 360 285 15 3, 030 1, 385 1, 365 295 5 170 XXX - 165 775 435 10 1, 065 470 310 355	10	30 5 5 15 15 15 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	35 XXX XXX XXX XXX 5 5 20 XXX 10 XXX XXX	45 5 25 25 25 	xxx	85 5 5 55 55 10 - - XXX - - 5 5 5 10	bureau et travailleurs assimilés 411 4111 4113 Assigné (3) 413 4133 Assigné (3) 414 4143 Assigné (3) 415 4155 Assigné (3) 416 Assigné (3) 417 4171 Assigné (3) 417 4171 Assigné (3) 419 4197 4199 Assigné (3) Grand groupe 51	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49
235	130	85	20	32.7	29.3	2,000	1,660	105	40	170	95	5	5	spécialisés dans la vente	50

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						А	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 ) 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 ) - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	м	F	М	F
	Prince Edward Island (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8	517 Assigned (3) 519	1.790 320 990 50 330 20 165	1,645 XXX 1,345 65 120 - 40 5	570 40 300 20 10 - 30 5	685 XXX 590 35 5	500 105 300 5 85 - 50	370 XXX 295 10 40 - 5	300 80 185 5 85 - 50	225 XXX 170 5 40 -	195 25 110 5 65 5 15	230 XXX 180 10 25 -
9 10 11 12 13 3 14 4 15 16 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 26 27 30	611 6112 6115 6117 Assigned (3) 612 6121 6125 Assigned (3) 613 Assigned (3) 614 6143 6147 Assigned (3) 616 Assigned (3) 619 6191	3,500 1,805 280 425 805 25 750 350 XXX 10 45 XXX 20 60 5 770 420 55	5,610 390 XXX XXX XXX 2,600 765 1,285 1,285 1,000 375 10 10 1,230 315 580 45 95 -755 533 25	1,220 355 95 95 210 - 465 220 XXX 5 25 XXX 15 5 330 115 20	2,090 185 XXX XXX XXX - 1,125 180 780 65 125 100 260 20 20 - 165 95	910 635 125 85 290 - 120 45 XXX - 15 XXX - 20 XXX XXX - 110 85 -	1, 285 140 XXX XXX XXX - 645 215 270 10 80 45 - 240 95 120 5 15	645 390 85 45 195 10 85 40 XXX 40 XXX 25 5 110 85	1,045 40 XXX XXX - 395 145 145 165 115 5 250 105 5 25 - 170 105 15	445 265 45 70 110 - 40 15 XXX 10 - XXX 5 5 - 110 80 10	730 20 XXX XXX 240 135 50 - 105 75 - 185 35 70 5 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	and animal husbandry occupations 711 7111 (4) Assigned (3) 718/719 7185 7195 7197 7199	4, 115 1, 715 1, 890 25 2, 400 335 600 390 280 545 55	1,070 140 XXX 5 935 XXX 450 XXX XXX XXX 15	1, 120 60 60 5 1, 055 135 275 210 120 230 50	305 - XXX - 300 XXX 195 XXX XXX XXX 15	860 290 295 - 565 100 130 90 50	280 40 XXX 235 XXX 135 XXX XXX XXX	630 325 325 305 20 100 20 40 75	200 20 XXX - 180 XXX 60 XXX XXX XXX XXX	555 385 390 - 170 25 50 35 30 20	150 30 XXX - 135 XXX 40 XXX XXX
42 43 44 45	related occupations 731 7313 Assigned (3) Major group 75	3,050 3,050 2,580 65	605 610 390 10	675 675 575 10	105 105 75	930 930 800 15	220 220 140 5	705 705 595 5	160 160 105	415 415 370 10	65 60 35 5
4 E 4 7 4 8	751	305 310 10	85 85 5	105 100 10	30 25 -	65 65 -	30 30 5	65	15 -15 -	50 50 -	10

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	rie de tra	availleur:	s			T
	years 64 ans	65 ar	rs and er - ns et us	â	lian ge ge lian	Paid works  Employ		Self-er incorp Travai	aployed orated lleurs nomes tués en	Unincor Travai autonor consti	nployed porated - lleurs mes non tués en ration	Travai	kers -   leurs   laux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Île-du-Prince- Édouard (suite)	
155 60 65 - 65 - 10	125 XXX 105 - 5	65 15 30 15 20 10 -	5 XXX 5 - 10 - 5 -	30.9 36.7 30.9 29.5 42.8 ** 34.1 19.5	28.2 XXX 27.3 23.8 39.0  45.2 29.5	1,550 195 895 55 300 20 150 5	1,505 XXX 1,270 65 115 40 5	95 65 20 - 15 -	40 XXX 10 -	135 65 60 - 20 10	95 XXX 65 - - - -	5 1 5 1 1 1 1	10 XXX 10	513/514 5130 5135 Assigné (3) 517 Assigné (3) 519 Assigné (3) Grand groupe 61 - Travailleurs spécialisés dans les	1 2 3 4 4 5 6 7 8
305 150 5 110 5 10 40 30 XXX - - 20 XXX XXX - - - - - -	415 - XXX XXX XXX 175 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96	65 15 10 10 5 20 5 XXX - 10 XXX XXX 2XX 22 5 5 5 5 5 5 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	45 	30.8 33.2 33.8 40.6 31.3 56.2 22.7 22.4 XXX 24.5 22.6 XXX 21.6 37.4 XXX 21.6 37.2 39.5 29.8 35.8 40.5	30.1 25.0 XXX XXX  27.1 34.1 22.7 23.2 38.6 37.6 42.5 30.8 30.7 41.2 40.1  37.3 39.4 44.5	3,455 1,805 1,805 275 420 810 25 725 335 XXX 15 35 XXX 20 40 40 415 55	5,315 390 XXX XXX XXX 5,555 1,285 115 525 375 10 1,005 190 505 30 100 -745 535 20	40	20 	95	260	10	10	dans les services 611 6112 6115 6117 Assigné (3) 612 6125 Assigné (3) 613 Assigné (3) 614 6143 6147 Assigné (3) 616 6183 619 619 619 619 619 6191 6191 6191	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
555 340 335 5 215 25 50 25 40	105 30 XXX 5 70 XXX 20 XXX XXX	395 300 300 5 90 30 10 10	25 10 XXX 20 XXX XXX XXX		32.9 46.0 xxx 59.5 31.7 xxx 26.9 xxx xxx xxx 22.0	2,060 15- 15 2,045 215 545 345 255 450 55	740 - XXX - 735 XXX 425 XXX XXX XXX 15	15 - - 10 - 5 - - 5	xxx - xxx xxx xxx xxx	1, 925 1,700 1,695 10 225 60 35 45 10 60	145 135 200 155 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201	115 - - 115 60 15 - 15 30	185 - XXX - 1800 XXX 20 XXX XXX XXX	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné (3) 718719 7183 7185 7195 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs et	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
265 270 215 5	60 60 40 -	55 55 30 15	-	33.6 33.6 33.5 43.5	33.5 33.5 33.1 45.5	1,505 1,505 1,350 15	345 345 260 5	35 40 30	-	1,510 1,510 1,200 45	245 240 120	-	15 20 10	travailleurs assimilés 731 7313 Assigné(3) Grand groupe 75 – Travailleurs	42 43 44 45
20 20 -	-	-	-	32.5 32.5 19.5	28.7 28.7 29.5	285 285 5	80 80 5	-	5 5 -	20 25	-	-	-	forestiers et bûcherons 751 Assigné (3)	46 47 48

Table 1. (continued)

						Age	e group - Gro	oupe d'âge			
	Occupation	Tota		15-24 ye 15-24 a		25-34 ye 25-34 a		35-44 ye 35-44 a		45-54 ye - 45-54 a	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Prince Edward Island (continued)										
1 2 3	Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 Assigned (3)	95 95 30	-	20 20 -	-	50 45 15	-	5 -	-	25 25 15	-
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 100 11 12 13 13 14 15 16 6 17 17 18 19 20 22 23 24 25	816/817 Assigned (3) 821/822 8217 8226 8228 Assigned (3) 823 Assigned (3) 825 Assigned (3) 825/827 Assigned (3) 826/827	1,650 10 5 10 - 15 - 45 10 1,380 295 XXX 300 65 145 10 5 - 15 - 25	2,185 	605 	530 	510 	585 	280 5 5 5 - 10 - 230 55 XXX 15 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -	550 	145 	340 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	831 8335 8335 Assigned (3) 835 835 8 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839	590 130 - 410 295 10 10 - 20 - 30 5	70 25 - - XXX - 5 - 45 -	140 15 - 110 95 5 - - - 10 10		175 40 - 125 80 - - - - - 5	60 20 	140 15 - 115 70 5 - 5	5 5 - - - XXX - - - 5 - -	90 45 - 25 15 - 10 - 5	- - - - - - - -
38 39 40 4	851/852 Assigned (3) 1 853	2,160 50 - 250 15	240 15 - 25	385 20 - 45 5	65	775 15 - 80 10	80 10 - 5 -	530 5 - 70	55 5 	255 5 - 30 -	20 - - 5

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

			vailleurs	ie de tra	- Catégor	f worker	Class o				upe d'âge	oup - Gro	Age gr	
Profession	lleurs iaux	Unpaid work - Travai famil non rém	lleurs es non ués en	Self-em unincorp Travai autonom constit	ployed orated lleurs	Self-en incorp		Paid worke  Emplo - Employ	je -	Med aç Âç méd	er is et	65 yes ov 65 ar pl	years - 4 ans	
					ation	corpor								
	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
Île-du-Prince- Édouard (suite)														
Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des industries	-			551	- 1	-	-	95 95 30	•••	31.0 31.0 45.8				6 4 8
de transformation 811 Assigné (3) 813/814 Assigné (3) 815 Assigné (3) 816/817 Assigné (3) 821/822 8217 8226 8228 Assigné (3) 823 Assigné (3) 825 Assigné (3) 826/827 Assigné (3) 826/827 Assigné (3) 827 Assigné (3) 828 Grand groupe 83 Usineurs et	5	5 	20	45 	5	20 	2,150 	1,575 10 5 5 - 15 - 40 10 1,345 295 XXX 300 65 105 5 - 10 10	34.0  32.3  39.5  34.1 35.2 33.5 440.5 19.5  32.2 30.2 34.5	28.8 44.5 39.5 35.5  40.9 59.5 27.8 25.2 XXX 21.9 31.7 ** 49.5  55.2	100	25 	165 	85 5 15 10 55 10 XXX 30 5 5 10 10 - 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
des domaines connexes 831 Assigné (3) 833 8335 Assigné (3) 835 Assigné (3) 837 Assigné (3) 837 Assigné (3) 837 Tassigné (3) Grand groupe 85 Travailleurs spécialisés dans la	XXX	10	XXX	20 5	XXX	30 10 - 10 5 - 10 -	70 25 - XXX - 5 - 40	535 115 - 375 285 15 - - 15 - - 30 5	30.2 30.5  XXX  29.5  30.2	33.6 40.5 31.8 30.8 23.7 49.5  46.5 28.3 19.5	XXX		**************************************	50 15 - 30 30
fabrication, le montage et la réparation de produits 851/852 Assigné (3) 853 Assigné (3)	5	5	30	290 10 - 15	10 - - 5	70	190 15 - 20	1,790 45 - 230 15	31.7	33.5 28.4  34.9 26.7	5	30 5	15 - - -	190

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

							Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Prince Edward Island (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	854 Assigned (3) 855/856 Assigned (3) 857 Assigned (3) 858	140 45 - 40 - 1,395 830 275 10 240	10 - 120 15 15 5 5 XXX XXX - 50 -	25  15  225 170 40  40	45 15 - - - XXX XXX - 5	70 5 15 - 520 330 110	30 - 15 5 - XXX XXX - 10	30 - 5 - 360 200 45 5	25 - - 5 XXX XXX 15	15 - - 170 85 50 - 35	5 - 5 - - - - XXX XXX
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	trades occupations 871 8711 8718 Assigned (3) 873 Assigned (3) 878/879 8780 8780 8781 8798	4,400 755 290 250 10 590 20 3,055 410 1.175 420 275 85	120 20 XXX XXX - 15 - 80 XXX XXX XXX	770 75 20 35 55 645 20 220 165 70	40 10 XXX XXX - - - 35 XXX XXX XXX XXX	1,310 230 95 75 5 185 10 900 65 385 125 75	35 - XXX XXX - 5 - 30 XXX XXX XXX XXX	1, 110 190 95 30 - 200 - 725 130 275 70 45 20	20 XXX XXX 5 15 XXX XXX XXX XXX	790 215 80 65 5 120 5 455 130 20 70	10 XXX XXX - - 5 XXX XXX XXX XXX
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	equipment operating occupations 911 Assigned(3) 913 Assigned(3) 915 Assigned(3) 917 9175 Assigned(3) 919 Assigned(3) 919 Assigned(3) Major group 93 -	2,400 25 15 510 20 1,745 1,235 50 110	100 - - - 5 95 XXX	360 	20 - - - 5 15 XXX	615 10  105  490 400	20 - - - - 20 XXX	590 - - 175 10 385 235 15 35	35	510 10 10 - 85 5 365 230	20 - - - 20 xxx
38 39 40	931 Assigned(3) Major group 95 - Other crafts	735 735 30	120 120 -	335 330 15	30 30 -	190 190 10	45 50 -	105 105	20 20 -	45 40 -	15 15 -
41 42 43 44 45 46 47 48	end equipment operating occupations 951 Assigned(3) 953 Assigned(3) 955 Assigned(3) 959	380 80 10 250 5 40 -	90 60 - - 5 - 25 5	30 5 - 20 - - 5	20 20	80 20 45 5	50 30 - - - 5 - 15 5	120 25 - 75 - 20	10 10 - - - - - -	90 20 5 60 5 10	10 5 - - - - 5

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	upe d'âg	е			Class	of worker	- Catégo	rie de tri	vailleur	s			
	years - 4 ans	65 yea ove - 65 an plo	er is et	Â	dian ge - ge dian	Paid works Employ		Self-em incorpor Travai auton constit	ployed prated lleurs omes ués en		nes non tués en	wor Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
									,					Île-du-Prince- Édouard (suite)	
10 - 5 - 115 50 35 - 35 5	10 - - - - XXX XXX	15	5 - - - - - **XX **XX	30.5 45.6 27.8 33.6 32.0 33.5 39.5 36.4 58.3	29.3 19.5 29.5 29.5 39.5 XXX XXX  36.4	95 5 35 - 45 1.140 690 255 5 200	90 5 15 5 XXX XXX 40	55 25 -	5 5 XXX XXX	35 - - 190 115 15 - 30	20 10 - - XXX XXX 5	10	10 	854 Assigné (3) 855/856 Assigné (3) 857 Assigné (3) 858 8581 8584 Assigné (3) 859	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
380 55 5 35 - 25 5 300 60 115 45 20 5	5 XXX XXX - - - XXX XXX XXX	40 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	**** **** **** **** **** **** **** ****	35.5 38.6 37.7 38.0 32.0 37.1 47.5 34.4 43.8 34.1 28.0 33.7 35.7	28.7 45.8 XXX XXX 37.0  26.4 XXX XXX XXX	3,770 725 270 245 15 515 2,530 260 1,010 420 225 55	110 20 XXX XXX 15 - 75 XXX XXX XXX	205 20 10 		415 10 10 - - 45 - 360 75 135 - 40 5	5 XXX XXX - - 5 XXX XXX XXX XXX	10		Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8711 8711 8718 Assigné (3) 873 Assigné (3) 878/879 8780 8781 8798 8799 Assigné (3)	11 14 11 11 11 11 12 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23
320 		5 5	5 - - - 5 XXX	38.3 45.0  47.7  40.8 45.3 36.5 33.0 39.5 44.1	37.1  19.5 37.3 XXX	2,235 20 - 15 - 510 25 1,580 1,130 50	90 - - - 5 - 95 XXX - -	15:	- - - - - - - - - - - -	140 - - - - 140 85 -	5 - - 5 XXX	5 5	XXX	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 Assigné (3) 913 Assigné (3) 915 Assigné (3) 917 9175 Assigné (3) 919 Assigné (3)	2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 55 5	5 5 -	10	-	26.3 26.3 23.6	31.1	720 725 30	110 110 -	-	5 5 -	10		- - - -	5.5 -	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs essimilés, n.c.a. 931 Assigné(3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et	3 3 4
60	-	5	-	41.5 42.6 49.5 42.2 49.5 41.0	29.2 29.0  29.5  29.5 29.5	375 80 5 245 5 35 - 10	85 60 - - 5 - 25 5	5 5	-	5				conducteurs de machines 951 Assigné (3) 953 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959	4 4 4 4 4 4 4 4 4

Table 1. (continued)

						Age group - G	oupe d'âge			
Occupation	Tota	11	15-24 <sub>7</sub> 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 y - 45-54	
o.	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Prince Edward Island (concluded)  Major group 99 - Docupations not elsewhere classified 9918 (9921-9926) 4 9919 Assigned (3)	1, 130 1, 125 555 500 15	195 190 XXX XXX 10	425 425 270 150 10	SO SO XXX XXX 5	220 220 90 110 5	55 55 XXX XXX	200 205 80 100 5	50 50 XXX XXX	145 140 60 55	1! 1xxxxxxx

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âge				Ciass	of worker	- Catégo	ie de tra	vailleur:	s			
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er ns et	Bq Âq	ian ge ge je	Emplo	oyees yé(e)s	Self-er incorp Travai autor constit	aployed orated	Self-en unincor Travai autonom constit	porated !leurs mes non tués en	Unpaid work Travai fami non rés	lleurs	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	м	F		No
130 130 45 75	10 10 XXX XXX 5	10 10 -	5 5 XXX XXX 5	30.9 30.9 25.3 3.8 29.5	30.9 30.9 XXX XXX 49.5	1, 100 1, 100 545 485 20	195 195 XXX XXX 10	-	XXX XXX	20 20 15	XXX	5 5 5	- xxx xxx	Ile-du-Prince-Édouard (fin)  Grand groupe 99 - Travailleurs non classés ailleurs 9918 (9921-9926) 9919 Assigné (3)	1 2 3 4 4 5

Table 1. (continued)

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

						A	ge group - G	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 y - 15-24		25-34 <sub>)</sub> - 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Nova Scotia †										
1 2	Total labour force Occupation - Not applicable(1)	243,265 4,090	173,255 6,230	52,165	43,745 2,875	69,955 840	53,270	57,245 415	<b>40,010</b> 975	35.610 255	22,900
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	All occupations (2)  Major group 11 - Managerial, administrative and related occupations 111 1113 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1133 1134 1135 1136 1137 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1171 1175 Assigned (3)	24, 125 2, 315 830 820 285 90 16, 665 2, 135 1, 120 XXX 1, 180 390 5,070 950 1, 080 670 565 420 2, 015 465 380 430 365 5, 150 2, 970 545 290 895	10.685 885 XXX XXX XXX 1.00 6.405 385 480 375 570 XXX 1.990 540 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1, 275 50 - 25 - 900 15 - XXX 20 55 395 105 5 20 105 10 90 40 20 20 40 325 165 50 10	1. 185 45 XXX XXX XXX 745 20 5 5 60 XXX 350 130 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	5.870 315 105 130 35 30 3.980 400 75 XXX 325 90 1.445 255 310 95 175 125 135 80 85 1,580 1,015 125 85 200	3.720 195 XXX XXX 10 2.005 135 90 245 XXX 650 160 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7. 965 7.65 285 325 95 5. 560 795 545 XXX 435 130 1. 495 380 205 95 155 685 155 120 145 65 1, 645 970 210 70 275 225	39,035  3,030 200 XXX XXX XXX 1,835 115 160 130 190 XXX 470 150 XXX XXX XXX 140 100 50 1,000 580 170 XXX 190 10	36,350 5.115 640 280 175 90 10 3.565 460 205 175 80 1.095 175 80 1.095 175 80 1.095 175 80 1.095 175 80 1.095 175 80 1.095 175 80 1.095 1.0	1,620 115 XXX XXX XXX 5 1,085 150 140 100 50 XXX 320 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53	Major group 21 - Occupations in natural sciences engineering and mathematics 211 2117 Assigned (3) 213 2131 2139 Assigned (3) 214/215 2144 2144 2144 2144 2145 2147 Assigned (3) 216 2161 2163 2165 Assigned (3) 218	9,705 880 330 25 1,060 250 370 15 3,295 950 715 365 455 95 3,220 725 785 1,210 65 1,240	1,595 215 215 215 215 385 XXX XXX 15 240 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1,450 130 85 5 195 20 110 5 200 55 35 25 35 45 140 130 270 20 295	460 65 XXX 5 130 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	3,530 255 105 5 380 70 120 10 1,145 270 290 95 165 20 1,190 305 320 455 20 565 480	760 100 XXX - 155 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,660 265 80 5 290 75 70 1,070 105 105 155 20 760 165 210 240 270 245	255 25 xxx 45 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	1.255 160 55 135 50 45 - 460 70 70 40 5 410 85 70 155 90 85	75 5 xxx 20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Tableau 1. (suite)

				vailleurs	ie de tra	- Catégor	f worker	Class o				upe d'âge	oup - Gro	Age gr	
		family	Unpaid		Self-em	nunérés	lleurs ré	rs - Travai	Paid worke	ian	Med	rs and	65 year		
	Profession	ers Heurs iaux	work Travai famil non rém	lleurs es non ués en	Travail autonom constit	leurs omes ués en	Self-em incorpo - Travail auton constit corpor		Emplo Employ	ge .	aç - Âç	s et	65 an	years - 4 ans	
N		F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М
	Nouvelle- Écosse †														
1	Population active totale	1,010	300	4.770	18,415	1,555	6,520	159.690	213,940	32.6	34.4	1,970	4,220	11,360	23,070
2	Profession - Sans objet(1) Toutes les	~	-	-	-	-	-	-	-	26.0	23.4	85	45	185	220
3	professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel	1,010	305	4.770	18,420	1,560	6,520	159,690	213,940	32.8	34.6	1,890	4,175	11,165	22,850
5 6	assimilé 111	30 XXX	25	555 - XXX	1,415	500	2,540	9,595 685 XXX	20,145	35.9	40.7	190	680 85	935	3,215 465
7 8	1113 1116 1119	XXX XXX	-	XXX		XXX	-	xxx xxx	835 820 280	XXX	45.5 42.4 45.3	XXX XXX	10 5 -	XXX	155 160 60
9	Assigné (3) 113/114	25	20	500	1,055	- 450	2,375	10 5,435	90 13,210	33.7	57.5 40.7	155	35 510	585	15 2,150
11 12 13	1130 1133 1134	-	XXX	35 10	100 - XXX	55 - 5	470 - XXX	300 475 375	1,565 1,115 XXX	38.2 43.5 41.8	42.7 43.4 XXX	15 15 10	75 5 XXX	50 75 40	390 145 XXX
14	1135 1136	XXX	-	5 XXX	20	10 XXX	35	545 XXX	1,130	33.9 XXX	40.1	5 XXX	35	25 XXX	95
16 17 18	1137 1142 1143	5 15 XXX	15 5 -	340 75 XXX	560 165 50	210 75	905	1,430 375	3,595	34.5	39.2	35 20	165	170 45	480 90
19	1145 1146	XXX	-	XXX	90	XXX XXX XXX	90 180 205	XXX XXX XXX	940 405 360	XXX	40.2 45.2 34.4	XXX	25 30 40	XXX	140 145 80
21	1147 1149	XXX	-	XXX	5	XXX	25	XXX	390	XXX.	41.5	XXX	15	xxx	65
22 23 24	(1151-1158) 1156 1157	XXX	-	25 XXX 10	50 5 30	55 XXX 25	210 55 20	1,140 XXX 505	1,750 405 325	37.9 XXX 35.5	41.1 39.0 37.8	15 XXX	35 - 5	115 XXX	330 60
25 26	1158 Assigné (3)	-	-	5	5 10	5	40 45	245 170	385 305	38.7	42.5	15 5 35	20	45 20 15	60 65 50
27 28 29	117 1171 1174	5 5	-	60 20	360 285	50	165 100 5	3,480 1,920 565	4,620 2,585	33.7	38.6 37.6	40 10	85 45	220 100	605 310
30	1175 1179	XXX	-	XXX 35	5 35	XXX 10	40	XXX : 720	540 280 820	34.7 XXX 32.0	38.2 38.9 41.7	5 XXX 15	30	50 XXX 30	65 30 165
32	Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles, du	-	-	-	-	-	-	105	120	31.9	33.2	10	-	5	10
33	génie et des mathématiques 211	-	-	40	265	15	255	1,540	9,180	28.9	34.1		50	40	755
35 36	2117 Assigné (3)	XXX	-	XXX	15	XXX	15	215 XXX 5	850 335 25	XXX	36.7	XXX	10	15 XXX	65 10
37 38 39	213 2131	XXX	-	30 XXX	40	XXX	10 10	330 XXX	1,005 235	19.5 27.9 XXX	38.3 33.4 39.9	XXX	-	20 XXX	10 60 40
40	2139 Assigné (3) 214/215	X X X - -	-	XXX - -	105	XXX - 15	135	XXX 15	345 15	XXX 21.3	30.5	XXX	-	XXX	15 5
42	2143 2144	XXX	-	XXX	30 10	XXX	55	220 XXX XXX	3,060 870 700	31.2 XXX XXX	37.3 39.1 36.2	XXX XXX	35 15 -	5 XXX XXX	395 140 80
44 45 46	2145 2147 Assigné (3)	XXX	-	XXX XXX	5	XXX	10 15	XXX XXX	350 435	XXX	40.7 36.1	XXX	10	XXX	70 45
47	216 2161	XXX	-	XXX	75 35	xxx	50 10	260 XXX	95 3, <b>0</b> 90	29.5	24.8	-	5	10	215
49 50	2163 2165	XXX	-	XXX	30 5	XXX	20 10	XXX	680 735 1,195	XXX	31.9 32.6 31.9	XXX XXX	-	XXX XXX XXX	40 50 60
51 52 53	Assigné (3) 218 2183	-	-	10 10	25 25	-	- 40 30	5 510 465	70 1,175 1,030	59.5	32.1	***	5	5 -	15 25

Voir note et renvoi(s) sur l'encert à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

							Age group - Gr	oume d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 - 15-24		25-34 25-34	years	35-44 y		45-54 - 45-54	
No.		м	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1	Nova Scotia † (continued) Assigned(3)	30	-	5	-	20	-	10	-	-	-
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 110 112 133 144 155 16	233 2331 2333 Assigned (3)	2,820 385 10 1,225 555 600 15 905 730 5 185 XXX 10 125	3,820 450 5 2,285 7770 1,320 60 400 XXX 20 490 385 15 195 5	350 30 - 285 25 220 5 15 10 - 30 XXX - 15	815 75 - 625 80 465 20 20 XXX - 55 25 - 40	810 130 10 335 150 155 5 280 235 45 XXX 5 25	1, 280 180 5 675 315 315 5 240 XXX 20 120 120 100 - 60 5	890 120 - 345 190 135 10 320 290 - 55 XXX	1,030 115 - 565 230 305 10 105 XXX - 190 160 5	480 70 -200 125 70 -135 80 -40 XXX	475 55 - 290 95 175 5 30 XXX - 55 - 35
17 18 19 20	Assigned (3) Major group 27 -	920 920 795 40	335 335 XXX 35	15 20 15 -	5 5 XXX	170 170 150 5	45 40 XXX	205 205 185	75 75 XXX 5	220 215 205	65 70 XXX 5
21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35	Assigned(3) Major group 31 -	7, 165 1, 640 1, 130 435 70 4,080 1, 150 2,735 XXX 95 1,450 670 XXX XXX 295 35	11,510 800 445 325 30 8,605 5,130 2,515 760 195 2,110 390 460 585 XXX	330 205 5 180 20 90 5 50 XXX 5 40 - XXX XXX 25 -	1,030 180 25 140 25 635 415 85 115 25 210 45 60 50 XXX	1, 695 265 135 120 10 1, 050 375 595 XXX 30 385 130 XXX XXX 105 15	3, 660 255 110 155 2, 650 1, 480 860 245 65 740 105 135 265 XXX 15	3,215 535 425 90 20 2,165 615 1,490 XXX 40 510 225 XXX XXX 75	4,160 230 210 15 5 3,275 2,020 950 260 45 855 150 120 155 XXX	1,320 380 350 350 625 125 495 XXX - 315 195 XXX XXX 55	1,895 65 55 10 1,515 895 470 120 35 320 60 100 75 XXX
37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	3111 3113 Assigned (3) 313 3130 3131 3134 3135 3139 Assigned (3) 315/316 315/316	3,690 1,840 1,345 300 40 860 XXX XXX XXX XXX XXX 25 995 300 XXX	18, 415 445 315 XXX 14, 545 915 7, 655 1, 990 2, 600 495 445 3, 425 430 280	365 40 30 10 5 200 XXX XXX XXX XXX 15 130 25 XXX	2,795 40 35 XXX - 2,010 60 860 365 460 130 75 745 100 70	1,090 445 305 80 15 345 XXX XXX XXX XXX XXX 5 300 70 XXX	7,065 225 175 XXX 5,225 185 3,150 765 670 125 110 1,610 225 80	865 485 360 70 170 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	4,845 95 65 XXX 3,985 295 2,080 650 165 95 765 80	675 385 305 55 -105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	2.420 40 25 XXX - 2.175 260 1.080 200 510 55 50 205 40 25

Tableau 1. (suite)

_		Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	availleur:	s			T
							Paid worke	rs - Trava	illeurs r	émunérés	Self-e	mployed				
	5-64 yı		65 yea ov - 65 ar pl	er ns et	â	dian ge - ge dian	Employ Employ		incorp Travai auto	tués en	Travai autonor	porated - Ileurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
	1	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		No
	-	-	-	-	29.5		20	,	5	-	-	-	-		Nouvelle- Écosse † (suite)  Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des	1
	215 25 -75 50 20 -110 80 -10 XXX 5	195 15 120 50 55 15 5 XXX - 55 50 -	655 100 - 55 5	20 5 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	37.2 37.3 29.5 34.9 39.6 36.5 39.4 38.3 37.2 XXX 34.5 38.9	33.0 32.7 29.5 32.1 34.1 30.7 39.5 31.9 XXX 29.8 37.9 39.0 42.0 34.5 30.5	2,325 350 10 1,230 555 605 20 440 265 - 185 XXX 10	3.715 420 5 2.280 770 1.320 55 340 XXX 20 480 380 15 195	35 10 - - - 20 20 - - - - -	20 10 5 - - 5 XXX	460 20 	85 20 - - - 55 XXX 10 5	xxx	XXX	sciences sociales et domaines connexes 231 Assigné (3) 233 2331 Assigné (3) 234 2343 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 236 Assigné (3) 275 275 Assigné (3)	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
	195 195 165 5	85 85 XXX 5	110 110 75 25	65 60 XXX 15	47.5 47.5 46.9	50.9 50.9 XXX 53.9	905 905 775 45	335 335 XXX 30	5 5 5	XXX	10 10 10	XXX	-	XXX	Membres du clergé et assimilés 251 2511 Assigné(3) Grand groupe 27 -	17 18 19 20
	515 200 170 15 15 130 25 95 XXX 15 190 115 XXX XXX 25 5	695 50 50 5 50 5 50 5 50 5 145 20 15 140 35 30 30 30 XXX	90 55 45 5 5 5 10 XXX 5 15 	80 10 - 5 5 30 - 10 15 40 - 15 5 5 XXX	39.3 41.0 44.5 27.9 36.5 38.7 37.6 39.3 38.3 38.0 40.4 43.5 XXX XXX 38.0	37.1 32.7 38.8 26.1 21.3 37.6 37.8 35.5 36.8 35.7 37.4 33.7 37.4	7.095 1.635 1.125 435 70 4.065 1.150 2.720 2.720 2.720 1.390 655 XXX XXX 285 30	11. 195 800 445 325 30 8. 480 5, 025 2, 505 755 195 1, 910 380 310 580 XXX	10	30 - - - 20 15 - - 5 10 5	600	290 - - 105 95 5 5 185 5 155 5 XXX	XXX XXX XXX	XXX	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2719 Assigné (3) 2731 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2795 Assigné (3)	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
	465 300 235 50 	1.175 40 15 XXX 1.050 105 460 290 20 80 290 90	225 180 110 40 25 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	115 10 5 XXX - 100 100 25 5 25 25 10	39.0 43.4 43.8 42.8 31.2 XXX XXX XXX 25.9 37.8 43.4	33.6 32.7 31.7 XXX  34.6 41.8 33.9 32.8 37.1 34.0 38.3 30.5	2,285 620 470 45 25 830 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 30 840 235	18.105 260 190 XXX - 14.445 920 7.625 1.980 2.570 485 430 3.400 425 280	195 115 40 - 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25 15 10 0 0 XXX - 5 5 -	1, 215 1, 100 830 215 10 300 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	280 175 120 XXX - 85 10 25 10 5 5		5   5 	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 311 3113 Assigné (3) 313 3130 3131 3134 3135 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3155	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						Д	ige group - Gi	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	a I	15-24 15-24		25-34 25-34	years	35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Nova Scotia † (continued)										
1 2 3 4	3156 3158 3169 Assigned (3)	255 XXX XXX 30	1,205 720 355 60	40 XXX XXX -	155 230 130 15	100 XXX XXX 15	590 360 95 35	* XXX XXX -	340 100 75 10	40 XXX XXX	75 25 25 -
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	331 Assigned (3) 333 3332 Assigned (3) 335 3351 Assigned (3) 336/337 3370	2,945 745 XXX 20 915 330 10 490 440 20 800 350	1, 930 685 325 15 275 XXX 5 415 345 550 416 20	810 85 XXX - 290 120 5 85 75 5 345 165	615 165 80 - 85 XXX 5 80 75 - 280 220	970 275 XXX 15 315 130 - 180 155 10 210 85	650 225 100 5 110 XXX - 160 115 - 155	585 180 XXX  200 60 5 115 105	335 150 45 - 30 XXX - 75 80 - 80 70	340 150 XXX 5 65 10 - 40 40 5 85	165 65 50 5 10 XXX - 65 55 - 30
188 199 200 21 22 24 25 25 25 26 27 27 28 29 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Major group 41 - Clerical and related occupations 411 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigned (3) 414 4143 Assigned (3) 415 4150 4153 4155 4150 4151 Assigned (3) 416 4161 Assigned (3) 417 4171 4172 4173 4175 4179 Assigned (3) 417 4171 4172 4173 4175 4179 Assigned (3) 417 4171 4172 4173 4175 4179 Assigned (3) 419 4190 4192 4193 4194 4197 4199	13,565 145 XXX XXX 1,765 895 XXX 1,765 640 495 25 5,310 380 1,660 2,495 170 180 XXX 20 2,005 XXX 580 690 XXX XXX 50 2,310 305 XXX 50 690 735 70	53, 255 13, 615 2, 545 375 21, 125 9, 335 755 550 2, 625 2, 300 5, 200 1, 700 1, 700 1, 700 1, 200 1, 200 1	4,040 40 XXX XXX - 1,025 XXX 405 465 XXX 45 200 155 5 1,770 40 440 1,085 50 75 310 XXX 10 XXX 10 605 25 XXX 10 605 25 XXX 10 605 25 XXX 10 802 803 30	12,950 2,550 1,945 50 6,290 1,15 1,280 4,490 100 230 735 635 335 XXX 50 315 XXX 50 315 555 XXX 85 205 60 1,5	3,660 40 40 40 40 575 430 115 85 165 165 10 1,630 605 630 120 45 45 82 82 83 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	17, 345 4, 810 3, 685 960 130 6, 395 270 2, 430 305 120 1, 080 980 155 595 XXX 65 365 XXX 5 415 390 415 355 240 105 355 240 175 2490 175 175 120 230 90 1, 100 590 35	2,615 30 XXX XXX 400 35 XXX 20 160 95 10 830 300 300 300 40 5 20 XXX 20 150 5 XXX 20 150 5 XXX 20 150 5 XXX 20 150 5 XXX 20 150 5 XXX 20 150 5 XXX 20 5 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 5 XXX 20 5 5 XXX 20 5 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXXX 20 5 XXXX 20 5 XXXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 5 XXX 20 20 5 XXX 20 20 5 XXX 20 20 20 5 XXX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	12, 275 3, 605 2, 840 640 105 4, 540 220 2, 570 1, 380 205 425 10 315 XXX 80 130 XXX 10 320 280 280 5 1, 310 605 XXX 215 255 105 30 1, 690 155 25 105 40 890 375 30	1,795 15 XXX XXX 255 45 XXX 255 10 55 55 100 220 280 225 25 25 115 XXX 400 90 XXX 50 XXX	6,875 1,760 1,420 280 50 2,460 95 1,510 705 105 30 230 210 - 255 XXX 40 125 XXX 25 130 120 30 120 30 120 30 110 95 325 330 30 1,110 95 35 35 35 35 35 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	evailleur:	ŝ			T
	years - 4 ans	65 yea ov 65 ar pl	er - 1s et	Â	dian ge - ge dian	Paid worker  Employ Employ	yees	Self-en	nployed orated · lieurs nomes tués en	Travai autonom	porated lleurs mes non tués en	worl Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
10 XXX XXX 10	45 5 15 5	XXX XXX	5 5 5	33.0 XXX XXX 33.9	32.1 28.1 29.2 28.8	255 XXX XXX 30	1,205 725 355 60	XXX XXX		5 XXX XXX -		XXX XXX		Nouvelle- Écosse † (suite)  3156 3158 3169 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et littéraire et	1 2 3 4
165 55 XXX 40 10 - 30 30 30 - 45 5	100 60 45 5 10 XXX - 30 25 - 5	75 10 XXX - 5 - 40 35 - 20	65 20 - 25 XXX 5 10 5 5 5	31.3 35.5 XXX 30.8 29.7 28.0 23.7 28.0 23.7 29.5 27.0 25.1 22.3	29.9 32.4 32.5 50.3 29.2 XXX ** 32.5 33.0 29.5 24.3 24.0 19.5	2,385 445 XXX 20 730 200 15 435 390 15 760 325 15	1,570 460 255 10 245 XXX 10 350 280 5 520 390 20	55 40 XXX - - 5 10 - 5	15 15 10 	520 255 XXX - 185 130 - 55 40 - 35 25	345 215 60 5 30 XXX - 65 65 65	5 5 XXX - - - - - - -		personne l	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1,245 20 XXX XXX 215 25 XXX 10 35 25 45 45 145 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3, 225 775 640 105 25 1, 190 270 270 270 45 38 80 55 55 120 20 210 20 210 210 210 210 210 210 2	210 XXX XXX XXX 55 55 55 55 50 100 100 100 100	5 10 - - 35 10	36.9 XXX XXX 37.2 35.4 41.7	31.1 24.1 35.1 31.5	13,305 125 XXX XXX 1,695 530 490 25 5,290 375 1,660 2,480 170 175 XXX 20 1,935 XXX 50 2,250 2,50	52,120 13,485 10,515 2,515 375 20,455 705 8,915 9,310 2,595 2,275 1,700 XXX 60 1,360 1,205 80 1,205 80 1,205 80 1,300 7,345 80 1,205 80 1,300 7,345 80 1,205 80 1,300	70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	435 656 45 10 275 20 260 260 10 10 5 XXXX 20 5 XXXX 20 5 5 XXXX 5	155 5 XXX 40 40 2XX 15 5 5 5 XXX 40 15 XXX 40 15 XXX 40 15 XXX 40 15 XXX 40 15 XXX 40 15 XXX	390 35 15 20 - 180 30 145 - - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	35 5 XXX XXX 10 10 10 0 XXX - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - -	305 35 35 215 20 20 20 5 XXXX - 5 5 XXXX - 20 10 XXX - 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Travailleurs assimilés 411 4111 4111 4113 Assigné (3) 4130 4131 4133 4135 Assigné (3) 414 4143 Assigné (3) 415 4150 4153 4155 4157 Assigné (3) 416 Assigné (3) 417 4171 4172 4173 Assigné (3) 417 4172 4173 4175 4179 Assigné (3) 419 4190 4190 4190 4191 4191 Assigné (3)	18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 13 2 33 34 44 5 46 47 48 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

_											
						Д	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Nova Scotia † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18	5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 Assigned (3) 519	19,370 15,580 2,445 1,480 8,670 315 1,690 XXX 420 2,900 345 1,135 865 115 885 615	15,975 14,205 1,100 1,530 11,530 265 285 435 1,525 435 1,525 455 45 250 250 270 270 270 270 270 270 270 270 270 27	5, 635 5, 325 270 185 2, 965 55 255 1, 320 XXX 205 165 10 50 45 20 145	5, 420 5, 140 155 XXX 4, 420 85 XXX XXX XXX 80 200 220 XXX 85 50 5 55 XXX	5,065 4,035 665 490 2,400 20 205 XXX 75 750 60 320 195 10 285	3,795 3,185 330 XXX 2,520 XXX XXX 85 65 520 XXX 190 175 20 85 XXX	4,040 2,935 715 410 1,535 80 XXX 55 920 125 355 305 30, 175	2,950 2,465 330 XXX 1,820 125 XXX XXX 40 45 430 XXX 100 250 5 55 XXX	2,540 1,800 450 210 1,020 25 10 45 XXX 5 590 65 230 190 30 150 115	2,265 2,030 145 XXX 1,690 XXX XXX 50 35 210 XXX 35 135 - 30 XXX
19 20 21 22 23 24 4 25 52 66 27 7 26 67 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 Assigned (3) 614 6142 6143 6144 6144 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 619 6190 6191	31,835 18,090 835 1,480 3,005 2,685 8,925 455 6,665 2,370 730 1,380 450 295 XXX 210 450 295 XXX 10 890 XXX 310 XXX 45 415 415 415 415 415 415 415 415 415	31,815 2,105 2,105 31,815 32,07 375 37,540 1,190 3,855 400 6,355 400 6,355 1,295 445 2,035 830 1,080 90 8,215 1,660 2,280 3,560 3,415 2,280 3,560 3,560 1,56	9,860 4,645 45 75 620 290 3,125 170 315 2,710 240 1,135 180 855 XXX 120 65 25 XXX 120 00 100 00 100 100 100 100 100 100 1	10,850 855 XXX XXX 185 XXX 500 XXX 35 5,440 3,395 140 3,395 410 115 265 20 2,900 2,85 825 225 75 50 1,70 80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,7	8. 825 5. 495 225 640 465 880 3.050 100 140 275 570 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28	7,875	6,020 3,975 310 500 420 860 1,715 70 95 215 290 110 140 XXX - 155 45 XXX 120 XXX 120 XXX 120 XXX 120 XXX 120 XXX 120 XXX 120 860 1,715 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	6, 125 325 XXX XXX 175 XXX 100 XXX 5 2, 285 270 840 80 785 275 445 215 215 215 215 215 215 215 215 215 21	4,390 2,615 180 215 745 550 820 45 60 275 180 90 XXX 25 125 90 XXX XXX 25 30 85 10 80 10 80 10 80 10 80 10 80 10 80 10 80 10 80 10 80 10 80 10 10 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4.215 155 XXX XXX 80 XXX 50 XXX -1.475 150 725 30 315 180 75 385 205 165 165 165 165 165 160 40 395 55 210 160 -925 XXX 785 110
53 54	and animal husbandry occupations	7,560 1,895	2,185 200	2,645 60	<b>69</b> 5	1,640 250	585 55	920 335	450 55	915 365	270 40

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	upe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailteur	s		
55-64 55-64	years 4 ans	65 year ove - 65 an plo	er s et	Â	dian ge - ge dian	Paid worke  Emplo	yees	Self-em incorpo Travail auton constit	ployed prated leurs omes ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lieurs es non ués en	Unpaid work Travai famil	lleurs iaux	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
1,595 1,125	1,260 1,155	500 360	280 225	32.5	31.3	17,015 13,655	14.930 13.225	940 755	220 185	1.380	670 650	35 35	155 140	Nouvelle- Écosse † (suite) Grand groupe 51 - Travailleurs spécialisés dans la vente 513/514
270 160 570 35 5 25 XXX 20 335 55 110 120 20 135 65	130 XXX 940 15 XXX XXX 10 35 90 0 XXX 10 55 15 XXX	75 20 185 5 - 10 0 XXX 60 145 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 6 7	10 XXX 140 10 XXX XXX - 60 55 XXX - 25 15 - XXX	38.6 36.1 30.2 32.0 20.8 20.9 XXX 25.4 40.3 42.5 39.8 40.9 46.5 35.4 34.8 33.0	36.4 XXX 29.8 36.4 XXX XXX XXX 30.8 27.4 35.0 XXX 31.2 39.1 34.5 32.3 XXX 49.5	1,580 1,390 7,910 195 280 1,625 XXX 405 2,570 240 1,050 790 110 790 575 15	785 XXX 11,005 300 XXX XXX 245 435 1,465 XXX 410 680 45 240 XXX	455 30 215 5 20 	100 XXX 70 10 XXX XXX 2 35 XXX - 15 - XXX	400 55 55 525 66 15 60 00 XXX 10 160 35 45 30 30	205 XXX 345 60 XXX XXX 15 - 15 XXX	30 5 XXX	5 XXX 115 XXX XXX 5 XXX 10 XXX	5130 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 Assigné (3) 519 5193 Assigné (3) Grand groupe 61 - Travailleurs spécialisés
2,365 1,140 55 580 105 5220 60 40 290 70 105 75 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,415 115 XXX XXX 45 XXX 10 0 760 110 370 0 160 95 20 225 210 20 225 25 25 25 15 20 225 25 25 25 25 26 27 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	375 215 5 - 175 5 5 5 15 5 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	340 5 XXX XXX 5 XXX 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	31.4 32.5 39.3 35.1 44.4 36.5 30.2 25.8 26.2 33.7 22.6 45.7 XXX 50.1 31.1 31.1 32.6 45.7 XXX 33.6 45.7 XXX 33.6 33.2 33.2 33.5 33.2 33.5 33.2 33.5 33.5	30.9 27.6 XXX 33.4 XXX 24.2 XXX 25.8 28.3 32.8 33.1 28.7 31.2 27.2 28.4 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 33.1 28.6 40.3 40.	31.000 18.060 835 1.480 3.005 2.685 8.930 450 660 5.580 785 2.260 730 1.375 XXX 205 405 250 XXX 110 XXX 35 XXX 35 375 245 5.935 3.950 1.230 250	30.225 2.105 XXX XXX 975 XXX 975 XXX 70 13.260 1.080 1.285 440 1.975 790 1.075 1.610 2.60 3.160 2.60 3.160 2.60 3.160 2.60 3.70 4.60 3.70 4.60 3.70 4.60 4.60 3.70 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.6	265 20 	215 XXX XXX XXX 125 50 65 5 5 10 10 - 75 - 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	550 15 	1,275 XXX XXX - XXX - 135 60 60 - - 10 1,060 45 740 - 240 30 5 5 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	15	100 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	dans les services 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 6130 6133 Assigné (3) 614 6142 6143 6144 6147 Assigné (3) 616 6162 Assigné (3) 619 6190 6191 6198 Assigné (3)
825 470	130 35	610 430	55 20	31.4	31.3	5.110 15	1,570	75	5	2,270 1,885	280 200	100	325	Grand groupe 71 ~ Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						ı	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Nova Scotia † (continued)  7111(4) Assigned (3) 718/719  7183  7185  7185  7195  7197  7199 Assigned (3) Major group 73 -	1.880 15 5.660 950 585 2.215 265 1.170 215	XXX - 1,985 390 465 445 XXX 440 60	50 5 2,585 460 325 1,100 115 460	XXX - 695 110 175 215 XXX 115 20	250 -1.395 250 120 460 90 345 40	XXX 525 110 115 110 XXX 110 25	330 	XXX - 395 75 85 55 XXX 120	365 550 85 60 255 10	XXX 
10 11 12 13 14	Fishing, trepping and related occupations 731 7311 7313 7319 Assigned (3) Major group 75 - Forestry and	8,895 8,895 905 7,570 250 160	635 635 XXX 560 XXX	1,880 1,880 55 1,685 90 55	150 150 XXX 130 XXX	2,680 2,680 265 2,250 100 70	180 185 XXX 160 XXX	1,990 1,990 300 1,640 30 20	155 155 XXX 150 XXX	1,315 1,315 175 1,100 20 20	110 110 XXX 90 XXX
16 17 18 19 20 21 22	751 7510 7513 7517 7518	4,850 4,850 335 2,890 385 680 130	415 420 XXX XXX XXX 280	1,485 1,485 30 830 85 375 40	185 190 XXX XXX XXX 140	1,495 1,500 110 925 130 165 45	130 130 XXX XXX XXX 85 -	880 885 50 540 110 75 30	80 85 XXX XXX XXX 45	655 655 70 425 40 40 5	15 15 XXX XXX XXX 10
23 24 25 28 27 28	771 7710 7717 7718 7719	3,040 3,045 380 1,270 535 330 120	45 50 XXX XXX XXX XXX	200 195 5 20 45 65	10 10 XXX XXX XXX XXX XXX	1,050 1,050 85 390 185 155	15 10 XXX XXX XXX XXX XXX	840 840 105 410 160 40 50	5 5 XXX XXX XXX XXX XXX	595 595 110 300 100 40 20	15 15 XXX XXX XXX XXX
30 32 33 34 35 36 37 38 44 42 44 44 45	811 Assigned (3) 813/814 8149 Assigned (3) 815 Assigned (3) 816/817 8179 Assigned (3) 821/822 8210 8213 8215 8217	11, 135 90 	6,760 5 45 XXX 45 115 XXX 5,845 XXX 610 XXX 3,790	2,895 5 - 80 30 - 95 5 115 30 10 2,080 205 210 980 405	1,885 	3,265 45 255 80 - 95 - 210 115 - 1,950 165 165 240 740 335	2,030 5 25 XXX 15 15 XXX 750 1,750 XXX 150 XXX 1,145 200	2,120 10 - 295 115 - 75 5 185 85 - 1,070 125 85 145 430 145	1,545 	1,595 20 145 50 5 80 5 120 25 10 735 130 35 120 255 85	835 

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gro	upe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	availleur	s			
	years - 4 ans	65 yea ove - 65 an plo	er s et	â Â	dian ge - ge dian	Paid worke  Employ  Employ		Self-em incorpor Travai auton constit	ployed prated lleurs lomes ués en	Self-en unincor Travai autonon constii corpor	porated lleurs nes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		No
465 5 360 60 25 130 15 80 5	XXX - 95 25 20 20 20 XXX 25	420 5 180 10 15 30 20 70 35	XXX - 35 15 5 5 XXX 5	52.9 57.8 26.3 25.2 23.5 24.6 27.1 28.2 23.9	XXX  30.1 32.6 29.3 24.8 XXX 33.8 26.7	15 5,095 845 520 2,045 240 1,055 205	XXX 1,565 245 395 400 XXX 315 45	75 10 10 25	XXX - 5 - 5 XXX -	1.885 390 75 45 130 20 70 5	XXX - 80 15 - 20 XXX 40 5	100 25 15 10 15 30	XXX - 325 130 75 20 XXX 80 5	Nouvelle- Écosse ‡ (suite)  7111 (4) Assigné (3) 718/719 7183 7185 7195 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pēcheurs,	1 2 3 4 5 6 7 8 9
865 860 115 735 10	35 30 XXX 20 XXX	165 165 5 165 -	xxx	34.1 34.1 39.0 33.8 28.1 29.0	33.6 33.6 XXX 33.8 XXX 29.5	4.930 4.925 270 4.330 205 125	420 420 XXX 355 XXX	250 245 85 150 10	10 10 XXX 10 XXX	3,705 3,705 550 3,080 40 35	175 175 XXX 165 XXX	20 15 - 15 -	35 35 XXX 25 XXX	trappeurs et travailleurs assimilés 731 7311 7313 7319 Assigné (3) Grand groupe 75 - Travailleurs	10 11 12 13 14 15
285 285 65 140 20 10	- - XXX XXX XXX - -	45 45 5 25 - 10	- xxx xxx xxx	30.8 30.8 40.0 31.1 32.9 23.6 30.2	26.1 26.1 XXX XXX XXX 24.6	4,345 4,350 195 2,595 350 680 135	420 420 XXX XXX XXX 285	65 65 60 - 5	- XXX XXX XXX	435 435 80 290 30	- xxx xxx xxx	5 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	- XXX XXX XXX	forestiers et bücherons 751 7510 7513 7517 7518 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, cerriers, foreurs de puits de	16 17 18 19 20 21 22
325 320 75 135 40 30 5	5 XXX XXX XXX XXX XXX	40 40 - 15 - 25	2 XXX XXX XXX XXX	37.8 37.8 44.2 40.0 35.8 31.1 41.3	38.5 38.5 XXX XXX XXX XXX	3,040 3,040 380 1,270 535 330 120	45 45 XXX XXX XXX XXX XXX	-	- xxx xxx xxx xxx	-	 **** **** **** ****	-	**************************************	pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7717 7718 7718 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des industries	23 24 25 26 27 28 29
1,120 10 200 80 20 55 50 10 495 30 30 95 210	430 	140 	35 	32.7 33.8  39.6 40.4 58.4 36.3 40.5 35.3 33.8 *** 30.2 38.6 28.2 28.2 29.0 27.7	31.9 29.5  36.8  31.5 xxx  31.5 xxx 32.4 xxx 31.0 30.2	10.790 85 - 975 350 25 375 10 680 265 30 6.190 420 500 770 2.605 1.025	6,675 5 45 xxx 30 120 xxx 5,795 xxx 600 xxx 3,775 5,85	155 	15 	185 	555 	5	15 	de transformation 811 Assigné (3) 813/814 8149 Assigné (3) 815/817 8179 Assigné (3) 821/822 8210 8213 8215 8217 8228	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Voir note et renvoi (s) sur l'encert à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

93-112

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

1 - 61

						Aş	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 ) 15-24		25-34 <sub>&gt;</sub> 25-34		35-44 35-44	ì	45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Nova Scotia † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Assigned (3) 823 8231 Assigned (3) 825 8258 8259 Assigned (3) 826/827 Assigned (3) 829 Assigned (3)	215 910 285 25 1, 125 310 315 30 480 35	170 20 XXX - 85 XXX XXX - 575 15 20	115 245 50 10 185 85 35 10 75 -	45 	55 200 55 5 330 120 100 5 170 5	40 10 XXX - 15 XXX XXX - 190 10 5	20 115 65 - 260 45 75 5 105 10	25 5 XXX - 45 XXX XXX - 120 - 5 -	15 170 50 10 230 40 60 10 75 10 25	35 - XXX 10 XXX XXX - 80 -
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	833 8330 8335 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839	5,400 1,250 905 40 3,610 250 495 2,335 110 225 15 210	275 30 XXX 170 XXX XXX XXX XXX 15 15	520 175 125 10 330 5 75 220 5 35 10 65 5	40 5 XXX - 30 XXX XXX XXX - 5 - - - -	1,820 450 360 15 1,155 65 130 815 30 100 5 80 5	130 15 XXX - 90 XXX XXX XXX - 15 - 5	1, 610 305 235 - 1, 185 80 165 770 45 30 5	45 5 XXX - 15 XXX XXX XXX - 10 - 5 - 10 5	860 150 90 5 555 80 95 370 10 30 - 15 -	60 5 XXX - 35 XXX XXX XXX - 10 - -
28 29 30 31 322 33 34 35 37 38 39 40 44 45 50 51 51 52 53 54 55	851/852 Assigned(3) 853 8533 8535 8537 Assigned(3) 854 8541 Assigned(3) 855/856 8563 Assigned(3) 8571 8571 8576 8578 8579 Assigned(3) 8589 8580 8581 8582 8584 8585 8589	20,170 720 20 2,775 1,345 600 280 105 740 400 35 545 XXX 25 2,045 680 270 285 365 70 10,460 1,015 4,750 445 2,410 325 700 265	2.970 65 5 380 XXX XXX 10 70 XXX - 1.660 290 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	3,490 75 75 160 95 70 20 210 125 5 95 XXX - 335 145 5 75 70 20 1,775 25 1,155 85 195 60 120 60	475 20 - 80 XXX XXX 10 25 XXX - 175 80 5 35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	6.975 245 - 955 500 225 500 260 160 170 XXX 10 950 295 125 125 200 20 3.425 220 1.675 140 775 120 295	1,020 10 -140 XXX XXX -15 XXX -550 355 5 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,895 185 680 335 170 60 30 125 50 - 135 XXX 5 145 100 40 50 20 2,570 380 1,050 70 755 805 155	750 30 5 70 XXX XXX - 10 XXX - 450 270 25 95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2, 925 135 - 445 90 60 15 50 40 10 60 XXX 5 195 55 20 20 45 5 1, 630 265 530 100 450 450 450 265	445 

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur	s			
55-64 55-64	years 4 ans	65 yea ov - 65 an pl	er Is et	Â	tian ge - ge tian	Empl	ers - Trava oyees yé(e)s	Self-em incorpor Travail auton constit corpor	ployed prated leurs omes ués en	Self-en unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non ués en	Travai fami	family kers - lieurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
10 140 40  115 20 35  40 10 20	10 	45 25 5 - - 20 10	15 - XXX 5	23.7 35.6 40.6 45.0 36.4 30.3 37.5 29.5 34.3 50.0 42.1	33.8 34.5 XXX 36.4 XXX XXX XXX 34.6 35.5	215 810 260 25 1,115 310 305 30 460 30 95	170 5 XXX 90 XXX XXX - 570 15	25 - - 5 - - -	XXX XXX XXX 	75 25 5 5 - - 20 10	- 10 XXX - XXX XXX - - - -		- 5 XXX XXX	Nouvelle- Écosse † (suite)  Assigné (3) 823 823 8231 Assigné (3) 825 8259 Assigné (3) 826/827 Assigné (3) 829 Assigné (3) 829 Assigné (3) 67and groupe 83 - Usineurs et	1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 1 1 1
460 160 95 270 20 25 155 15 25	5 5 xxx - - xxx xxx xxx - - -	30 10 5 5 5 15 - 10 0 5 -	XXX - - XXX XXX XXX - - - -	36.1 34.6 33.6 30.9 37.2 41.6 36.9 36.2 38.6 32.0 27.5 29.1 24.5 36.0	32.3 33.8 XXX 30.8 XXX XXX XXX 34.5 37.0 39.5	5, 190 1, 210 885 35 3, 470 480 2, 265 115 205 15 215 90	265 30 XXX 165 XXX XXX XXX 155 15 15	50 10 - - 35 15 5 5	xxx xxx xxx xxx 	160 300 15 - 105 20 10 70 - - 20 - 10 10	10 XXX 5 XXX XXX XXX 			Usineurs et travailleurs des domaines connexes 831 8313 Assigné (3) 833 8335 Assigné (3) 835 Assigné (3) 837 Assigné (3) 837 Fassigné (3) 837 Fassigné (3) 837 Fassigné (3) 837 Fassigné (3) 839 Fassigné (3) 637 Favailleurs spécialisés	111111111111111111111111111111111111111
, 580 75 -265 150 15 25 10 90 20 75 XXX 5 80 35 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2555	195 5 - 15 15 10 10 - 15 XXX 135 25 45 45 15 15	25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	33.9 36.5 37.6 34.8 33.5 36.2 30.7 33.1 35.5 36.2 31.8 31.0 37.5 34.8 31.0 31.5 31.8 31.0 31.5 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6	34.4 34.1 39.5 32.3 30.8 30.8 36.9 36.5 40.1 34.5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	18, 260 710 25 2, 495 1, 235 575 185 90 600 350 390 XXX 20 2, 040 675 265 265 370 70 9, 295 745 4, 145 4, 340 600 600	2.775 65 370 XXX XXX 10 800 XXX - 1,520 910 45 290 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	440 5 -95 60 10 10 5 5 5 5 5 25 5 7 7 7 7 7 130 -2 20 -2 130 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -2	25 	1, 465 10 190 45 15 190 15 125 45 5 130 XXX 5 - - - 885 5520 - 45 525 885	165	15	5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	dans la fabrication, le montage et la réparation de produits 851/852 Assigné (3) 853 8535 8537 Assigné (3) 854 8541 855/856 8563 Assigné (3) 857 8571 8571 8576 8578 8579 Assigné (3) 858 8580 8581 8580 8581 8582 8584 8585 8589 Assigné (3)	

Voir note et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						Ag	ge group - Gr	oupe d'âge	T		
	Occupation	Tota	1	15-24 y - 15-24 :		25-34 25-34	1	35-44 ya 35-44 a		45-54 y 45-54	
o.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	a Scotia † ntinued)										
	859 8592 8595 Assigned(3) Major group 87 - Construction trades	2.885 1.155 945 65	400 XXX XXX	585 145 280 15	120 XXX XXX	975 395 340 20	150 XXX XXX -	615 280 150 15	65 XXX XXX -	420 175 110 10	45 XXX XXX
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	occupations 871 8710 8711 8713 8715 8716 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 Assigned (3)	30,210 4,065 450 2,105 405 265 590 140 4,910 670 510 2,235 1,130	480 30 XXX XXX XXX XXX 115 XXX XXX XXX XXX XXX	5,715 530 5 265 75 25 125 30 600 15 5 370 150 25	145 15 XXX XXX XXX XXX XXX ZXX XXX XXX XXX XX	9.780 1,125 130 570 180 75 100 20 1,865 155 210 850 505 30	135 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7, 165 1, 055 110 580 80 60 170 35 1, 495 280 180 660 280 30	110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4, 495 815 115 430 45 50 115 40 520 115 75 160 130	60 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
	878/879 8780 8781 8782 8784 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8798 8799 Assigned (3) Marcy group 91 -	21,230 2,425 7,020 790 490 1,800 280 380 1,545 280 270 3,285 1,720 635	335 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4, 585 140 1, 435 240 105 575 45 125 160 50 65 1, 130 345 135	105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	6,790 595 2,355 220 215 500 90 135 530 95 115 1,060 595	110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,615 820 1,485 165 70 310 60 85 420 70 40 515 405	80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	3, 160 545 950 115 80 270 60 20 290 50 30 390 230 80	35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
	equipment operating occupations 911 Assigned (3) 913 Assigned (3) 915 9151 9153 9155 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 9199 Assigned (3)	15,585 435 25 600 40 2,500 610 520 715 295 125 11,715 440 1,505 1,225 7,660 505 370 335 315 5	1,000 25 25 155 XXX XXX XXX XXX 45 785 XXX 280 XXX XXX XXX XXX	2,050 65 10 20 - 375 95 35 120 70 25 1,575 25 40 135 1,200 110 70 15 15	230 10 - 5 - 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,490 140 5 185 10 675 115 135 225 60 35 3,395 120 255 365 2,385 190 85	250 15 - 10 - 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 50 XXX XXX	4,230 140 5 155 20 605 185 140 160 40 30 3,215 100 400 330 2,190 85 105 110 95	285 5 	2.705 50 	175  10  20 XXX XXX XXX XXX XXX  145 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
	Major group 93 - Material handling and related occupations, n.e.c.	6,405	1,090	2,145	250	1,715	320	1,170	255	680	205

Tableau 1. (suite)

	Age gi	roup - Gre	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			
	years - 4 ans	65 a:	irs and er - ns et us	â	dian nge - nge dian	Empl	pyees yé(e)s	Self-er incorp Travai autor constii	aployed orated lieurs nomes	Travai autonom constit	lieurs nes non	Wor Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
н	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
275 150	20 XXX	15	- xxx	33.3 35.9	29.9 XXX	2,735 1,120	365 XXX	25 10	XXX	130 25	30 XXX	-	- XXX	Nouvelle- Écosse † (suite) 859 8592	1 2
2,820 520 85 255 35 55 75 75 10 400 35 165 60 37 165 165 25 135 25 135 25 135 25 135 25 135	15 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	240 20 5 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	25 	30.1 33.7 34.1 33.7 34.1 42.4 438.3 31.6 40.5 39.9 934.5 31.2 36.3 33.1.5 31.2 31.2 31.5 31.2 31.5 31.2 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5	31.9 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24	26, 755 3, 825 3, 825 400 270 585 140 4, 605 590 510 2, 030 1, 125 100 18, 330 1, 540 6, 100 6, 100 6, 100 6, 100 7, 100 18, 1	420 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	855 55 30 30 - - 75 25 - 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	**************************************	2.560 180 55 115 10 - - 235 55 - 160 0 2.150 550 755 70 85 120 - - 25 120 - - 240 80	50 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	**************************************	8595 Assigné (3) Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8718 Assigné (3) 873 8730 8731 8733 8735 Assigné (3) 8784 8785 8786 8781 8782 8784 8785 8786 8781 8782 8784 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8798 8799 Assigné (3)	3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 18 18 19 20 21 22 22 25 27 28 29 30 31 32 24
1, 935 30 5 105 100 390 105 95 85 85 85 87 75 375 145 655 60 40 65	55 	165 - - 25 10 - 10 140 15 55 5 5 5 25		37.5 34.9 29.5 40.3 37.9 40.2 41.0 35.1 37.7 34.7 34.7 35.6 38.0 35.6 38.0 35.6 39.7 39.2 39.5	35.2 27.6 32.7 27.1 XXX XXX XXX 22.2 37.0 XXX 41.1 XXX XXX 20.1 	13,910 425 20 600 45 2,490 595 515 715 290 120 10,060 1,480 690 450 355 335	900 30 	230 	10	1, 440 10 5 - 10 10 10 10 10 10 1, 420 180 20 500 660 40 20	700	5	20 	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 Assigné(3) 913 Assigné(3) 915 9151 9153 9155 9159 Assigné(3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné(3) 919 Assigné(3)	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
670	65	30		30.7	33.8	6,355	1,090	10	-	45	*	-		Grand groupe 93 - Manutentionneires et travailleurs assimilés, n.c.a.	54

Voir note et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

	Occupation	Total									
				15-24 ye		25-34 ye 25-34 a		35-44 y 35-44		45-54 y - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	м	F
	ova Scotia †										
1 2 3 4 5 6 7 8	931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigned (3) Major group 95 - Other crafts	6.405 460 625 2.240 1.045 715 815 215	1,090 XXX XXX XXX XXX 820 XXX 65	2, 145 35 40 755 210 445 370 70	250 XXX XXX XXX XXX 195 XXX 15	1,715 110 180 610 400 150 180 50	315 XXX XXX XXX XXX 265 XXX 15	1,170 105 205 365 250 60 130 20	255 XXX XXX XXX XXX 180 XXX 20	685 95 80 245 100 30 80 45	210 XXX XXX XXX XXX 140 XXX 15
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	and equipment operating occupations 951 9512 Assigned (3) 953 9530 9531 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 959 Assigned (3) 959 Assigned (3) Major group 99 -	3,170 715 300 20 1,880 315 250 1,255 65 430 10	790 560 XXX 25 30 XXX XXX XXX 5 40 - 155	455 230 95 5 95 15 75 - 80 - 55 5	255 155 155 XXX 10 5 XXX XXX XXX 70 20	890 195 85 - 510 45 60 395 5 130 10 50	290 220 XXX 5 20 XXX XXX XXX 5 15 15	840 140 60 - 570 85 110 345 20 115 - 15	120 90 XXX 5 XXX XXX XXX XXX 20	510 70 40 5 330 90 35 195 10 90 -	70 65 XXX 10 - XXX XXX XXX - 5
22	Occupations not elsewhere classified 991	6,605 6,605	1,045 1,050	2,130 2,130	425 425	1,625 1,625	355 355	1,110	150 150	955 960	100 100
24 25 26 27 28 29 30 31 32	9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigned (3)	3,310 495 310 410 650 710 740 2,825 220	565 XXX XXX XXX XXX XXX 440 15	1,305 175 70 210 310 250 290 735 80	230 XXX XXX XXX XXX XXX 185 5	885 120 110 90 145 210 210 620 50	220 XXX XXX XXX XXX XXX 120 10	475 90 50 45 85 95 105 555	60 XXX XXX XXX XXX XXX YXX YXX	375 75 35 20 50 90 100 515 20	50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 45

93-112

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

STO   STO		Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	rie de tra	vailleur	s			T
		-	65 ar	er - ns et	a, Â	ge - ge	Emplo	pyees	Self-emincorporation	nployed orated lleurs nomes	Travai autonom	leurs ses non	Travai fami	ters  -   leurs   iaux	Profession	
670 60 30 - 30.7 33.8 6.355 1.090 10 - 45 931 100 XXX 15 XXX 30.5 XXX 425 XXX 425 XXX 10 XXX 30 XXX - XXX 9310 285 XXX 10 XXX 30.5 XXX 2.240 XXX - XXX - XXX - XXX 9311 285 XXX 10 XXX 30.5 XXX 2.240 XXX - XXX - XXX - XXX 9311 35	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
100															Écosse †	
435	100 115 255 80 35 55	XXX XXX XXX XXX 45 XXX	15 5 10 - -	XXX XXX XXX	42.5 39.2 30.5 32.2 22.5 26.7	XXX XXX XXX XXX 32.7 XXX	425 620 2,240 1,035 715 815	XXX XXX XXX 820 XXX	10	XXX XXX XXX XXX	30 5 - 10	XXX XXX XXX -		XXX XXX XXX	9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigné (3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et	1 2 3 4 5 6 7 8
5	65	30	10	5	31.0	30.3	700	540		5	10	20		-	machines 951	9 10
680 15 100 - 31.7 27.3 6.490 1.030 25 5 90 5 - 5 91 991 9918  255 15 20 - 28.5 27.1 3.315 560 5 (9921-9926) 35 XXX - XXX 32.4 XXX 310 XXX - XXX 9922 30 XXX 5 XXX 24.0 XXX 405 XXX - XXX - XXX - XXX - XXX - XXX 9923 30 XXX 15 XXX 25.5 XXX 650 XXX - XXX - XXX - XXX - XXX 9924 560 XXX 15 XXX 28.3 XXX 710 XXX - XXX - XXX - XXX 9924 560 XXX 15 XXX 28.3 XXX 710 XXX - XXX - XXX - XXX 9926 325 5 XXX 5 XXX 28.3 XXX 710 XXX - XXX - XXX - XXX 9926 325 5 XXX 5 XXX 28.3 XXX 740 XXX - XXX - XXX - XXX 9926 325 5 5 45 - 35.5 27.5 2.750 425 15 5 60 5 XXX 9919	355 85 25 225 20 15	XXX XXX XXX XXX - - - 5	30 5 15 5	XXX XXX XXX 	47.5 40.5 47.0 38.9 39.0 48.5 34.7 29.5 28.1	32.0 29.5 XXX XXX XXX 29.5 24.9	20 1,880 315 245 1,255 65 430 10	25 30 XXX XXX XXX 5 40		XXX XXX XXX	-	XXX XXX XXX -	-	- XXX XXX XXX 	Assigné (3) 953 9530 9531 9539 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959 Assigné (3) Grand groupe 99 –	12 13 14 15 18 19 20 21
255				l.			6,490 6,490								non classés ailieurs 991	22
	35 40 30 60 60 25 355	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5 15 5 45	XXX XXX XXX XXX	30.5 32.4 24.0 25.5 29.7 28.3 35.5	XXX XXX XXX XXX XXX XXX 27.5	490 310 405 650 710 740 2,750	XXX XXX XXX XXX XXX XXX 425	-	XXX XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX XXX 5	-	XXX XXX XXX XXX XXX	(9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926	2: 2: 2: 2: 2: 3: 3:

Table 1. (continued)

						A	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tote	h (	15-24 <sub>)</sub> 15-24		25-34 25-34		35-44 <sub>1</sub> 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	New Brunswick †										
1 2 3		190,460 5,180 185,270	137,640 5,580 132,065	40,140 2,450 37,690	34,825 2,415 32,405	55,715 1,170 54,540	42,365 1,630 40,725	45,755 745 45,015	31,905 885 31,015	27,550 475 27,080	17.640 395 17,245
44556 77889 1001111213311515166151711881990202020202020202020202020202020202020	111 1113 1116 Assigned (3) 113/114 1130 1133 1134 1135 1136 1137 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1157 1158 Assigned (3) 117 1174 1175 1171	18,820 2,070 690 940 55 12,640 1,515 710 XXX 980 375 3,925 805 820 540 580 270 1,285 260 270 1,285 265 220 4,100 2,235 5,555 325 575 125	8,475 880 330 5,045 2280 415 XXX 1,580 505 XXX XXX XXX XXX 115 2,550 1,330 440 425 XXX 440 115 2,550	1,180 95 20 65 10 840 40 10 XXX 5 20 360 125 35 10 110 15 10 25 240 90 35 45 20 25 240 25 240 25 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	805 55 10 XXX 10 500 XXX 10 15 XXX 270 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,780 365 85 235 250 40 XXX 370 70 1,115 260 215 85 155 65 285 70 55 60 1,360 860 125 80 150 25	3.065 295 90 XXX 10 1.600 100 XXX 80 170 XXX 490 200 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 230 115 XXX 30 1.165 725 155 XXX 200 30	6,010 780 280 315 15 4,025 505 300 XXX 340 120 1,175 180 265 205 110 450 110 70 30 1,200 1,75 30 1,75 30	2,435 280 135 XXX 5 1,485 1,485 140 XXX 405 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	4,035 445 185 170 10 2,850 405 300 145 225 155 100 40 75 50 740 395 110 85 90	1,340 120 50 XXX 5 895 50 XXX 80 50 XXX XXX XXX XXX XXX 10 320 150 50 XXX 10 320 150 150 150 150 150 150 150 15
313 333 344 353 373 383 394 404 443 444 455	mathematics 2117 Assigned (3) 213 2131 Assigned (3) 214/215 2143 2144 2147 Assigned (3) 216 2161 2163 2183 2184 2183	6,865 500 290 10 870 295 20 2,430 765 425 420 55 2,185 530 840 45 880 790	1, 225 125 XXX 15 250 XXXX - 155 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 445 365 10	1,320 75 60 190 15 55 175 55 15 55 15 55 160 145 185 310 290 15	485 30 XXX 10 110 XXX 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 185 170	2,420 180 110 10 285 90 240 165 180 20 760 200 185 315 310	450 50 XXX 5 75 XXX 65 XXX XXX XXX XXX XXX 100 XXX XXX XXX 130 130	1.855 170 80 235 115 5 745 225 100 120 125 140 185 160	190 20 xxx 30 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	835 45 30 25 - 460 185 85 80 210 35 25 105 - 35 25	75 15 25 25 XXX 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gr	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			T
	years - 64 ans	65 aı	rs and er - ns et us	8 Â	dian ge - ge dian	Paid works Emplo		Self-en incorp Travai autor constit	nployed orated lleurs nomes	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	porated lieurs mes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F		No
280 17,865 2,405 350 115 145 5 1,550 255 5 1,550 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	9,400 160 9,245 700 110 40 XXX 30 30 XXX 100 40 XXX XXX XXX 100 50 XXX 25 1300 70	3,150 65 3,090 405 40 10 310 60 - 25 55 50 10 10 25 25 25	1,510 80 1,430 140 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34.4 25.7 34.6 40.2 41.9 43.1 43.1 43.1 43.1 42.3 38.6 40.4 42.9 37.4 40.0 41.2 42.9 42.1 43.1 44.1 44.9 42.9 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1 43.1	32.5 26.8 32.8 32.8 35.0 37.3 38.3 38.3 38.3 38.1 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4	167,225 -167,225 15,825 2,075 50 10,060 1,200 10,060 1,200 2,300 2,84	125,330  7,670 885 335 XXX 30 4,285 215 XXX 1,160 385 XXX 1,160 385 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 880 415 XXX 95 2,510 1,365	5,460 2,060 	1,185 350 -1,185 45 XXX 345 45 XXX 135 60 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	12,225 915 - - - - - - - - - - - - -	3,785  445	365	760  15 - XXX	Nouveau- Brunswick † Population active totale Profession - Sans objet (1) Toutes les professions(2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 1113 1116 Assigné (3) 113/114 1130 1133 1134 1135 1136 1137 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1158 Assigné (3) 117 1171	1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
380 15 5 5 7 0 40 - 1855 5 115 5 10 20 40 5 10 5	25 5 5 XXX - 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25 10 45 10 	- XXX	39.6 42.9 39.7 39.7 39.7 33.2 34.1 32.1 22.1 23.8 38.0 38.4 37.0 33.8 35.7 37.0 33.8 31.3 30.1 31.2 31.3 30.1 31.2 31.3 32.3 32.3 33.3 33.3 33.3 33	34.8 XXX 33.3 34.2 27.4 30.3 XXX 28.5 26.8 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	490 305 550 125 485 295 10 865 285 15 2,300 725 400 60 2.095 520 505 820 50 50 855 765 25	1, 195 100 1, 195 120 120 15 240 15 240 155 155 155 155 155 155 155 155 155 15	10 15 15 15 145 5 40 	XXX	125 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 XXX 15 15 20 		**************************************	1174 1175 1179 Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles, du génie et des mathématiques 211 2117 Assigné (3) 213 2131 Assigné (3) 214/215 2143 2144 2147 Assigné (3) 216 2161 2163 2165 Assigné (3) 218 2183 Assigné (3)	27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Table 1. (continued)

						ı	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tote	al :	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	ı
	New Brunswick † (continued)										
11 22 34 55 66 77 89 100 111 123	2331 2333 Assigned (3) 234 2343 Assigned (3) 235 Assigned (3) 239	2,260 315 15 885 395 405 35 785 655 35 85 5	3,460 265 10 2,370 715 1,455 5,455 220 XXX 5 345 15 265 5	325 40 220 25 145 10 15 - - 35	785 60 585 135 395 10 35 XXX - 35 55	580 110 5 235 120 110 5 265 230 20 10	1,205 105 5 795 315 420 20 125 XXX - 70 -	755 100 5 260 160 80 5 295 275 10 45 5	885 85 185 355 35 30 40 XXX - 130 - 35	280 40  95 45 40  105 80 5 5	390 15 5 255 50 195 5 20 XXX 60 5
15 16 17 18	2511	1,200 1,200 1,075 35	330 330 XXX 45	30 25 15	15 10 XXX 5	295 295 260 5	30 35 XXX 5	270 270 250	50 50 XXX 5	245 245 240	70 70 XXX 10
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	related occupations 271 2711 Assigned (3) 273 2731 2733	5,115 1,080 830 35 2,985 740 2,095 XXX 25 1,045 475 XXX XXX 20	8,300 335 20 6,355 3,550 1,920 715 1,75 1,410 310 380 40	295 140 15 10 75 35 10 XXX - 80 15 XXX XXX	805 130 25 10 500 245 125 110 15 175 35 25 65	1,120 135 90 - 750 195 495 XXX 10 235 110 XXX	2,250 115 75 - 1,690 905 510 230 45 445 115 95 105	2,305 385 340 20 1.520 365 1,115 XXX 15 400 235 XXX	3.035 170 145 - 2.420 1.350 770 235 60 445 85 90 120	940 255 240 	1,670 95 80 5 1,340 825 400 105 15 235 60 50 50
33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	medicine and health 311 3111 Assigned (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3139 Assigned (3) 315/316 3156 3158	2,605 970 640 20 1,115 XXX XXX 340 XXX 335 XXX 30 520 XXX XXX XXX	13, 335 220 XXX 15 11,080 520 5,855 XXX 1,395 2,260 450 275 2,035 590 305 355 85	320 	1.975 25 XXX - 1.480 30 765 XXX 135 370 75 475 120 125 105	790 215 125 5 415 XXX XXX 130 XXX 95 XXX 15 155 XXX XXX	4.705 95 xxx 10 3.695 145 2.165 xxx 430 595 140 70 910 290 135	675 280 185 - 255 XXX 80 XXX 75 XXX - 140 XXX XXX XXX XXX 5	3,725 70 XXX 5 3,255 180 1,720 XXX 500 630 115 40 405 115 50 55	375 210 150 10 95 XXX XXX 35 XXX 10 XXX 70 XXX XXX 5	1,840 20 xxx - 1,650 100 790 xxx 235 395 70 30 170 40 - 60

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tre	ıva i ! leur:	3			
	years - 4 ans	65 year ove - 65 an plu	er ıs et	Â	dian ge ge dian	Paid works  Employ		Self-em incorpo Travai auton constit	ployed prated lieurs omes ués en	Self-em unincor Travei autonom constit corpor	lleurs les non ués en	Travai	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
														Nouveau- Brunswick † (suite)  Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des sciences sociales et domaines	
160 20 35 25 75 45	175 5 115 25 85 10 	60 5 - 20 5 5 5 30 25 - 10	30 5 - 25 - 20 10 10 XXX 5 -	36.1 35.3 32.3 33.8 37.7 29.7 30.5 38.1 33.7 37.6 39.5 35.0	32.4 31.9 33.5 32.0 31.4 32.4 39.7 30.8 XXX *** 39.5 38.3 30.1 20.3	1,815 315 15 860 395 400 30 365 240 20 85 5	3,390 260 10 2,345 715 1,445 180 XXX 5 335 15 265	50 - - 15 - - 5 35 30 - - - -	10 - - 5 - - 5 - - - 5 - - - - - - - - -	400 - - 5 - - 5 - 390 380 10 - - 5	65 5 - 15 5 5 40 XXX - -	-		connewes 231 Assigné (3) 233 2331 2333 Assigné (3) 234 2343 Assigné (3) 235 Assigné (3) 239 Assigné (3) 439 Assigné (3) 439 Assigné (3) 439 Assigné (3) Grand groupe 25 -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
215 215 205 5	55 55 XXX 5	145 145 110 15	110 115 XXX 20	44.8 44.8 45.3 **	54.5 54.5 XXX 61.2	1,160 1,155 1,040 35	320 320 XXX 45	10 10 10	- xxx -	35 35 35	10 15 XXX -	- - -	xxx	clergé et assimilés 251 2511 Assigné (3) Grand groupe 27 - Enseignants et	4- 4- 4-
395 160 130 5 140 30 105 XXX 95 35 XXX	460 15 15 360 210 25 15 85 85 10 20	55 5 5 - 5 - XXX - 45 - XXX XXX	80 10 - - 55 15 10 5 20 20 - 15	39.4 41.4 43.5 37.7 38.9 38.2 39.4 XXX 36.8 39.8 39.4 XXX	38.1 35.8 39.3 36.2 38.6 39.1 38.7 35.2 38.7 35.4 34.5 37.7 35.9 29.2	5,055 1,080 825 40 2,975 735 2,090 XXX 25 1,000 470 XXX XXX 20	8,000 530 335 20 6,205 3,405 1,920 710 170 1,270 295 185 380 40	10	20	50   -   -	280 		-	personnel assimilé 271 2711 Assigné (3) 273 2731 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 Assigné (3)	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
360 190 110 85 XXX 30 XXX 40 XXX 85 XXX XXX	965 5 XXX - 890 60 375 XXX 90 260 40 45 70 20 5	85 65 60 5 5 5 XXXX XXX XXX 	115 5 XXX - 105 5 35 XXX 5 5 5 5	XXX XXX 32.4 XXX 29.7 XXX 26.4 38.4 XXX XXX	34.5 33.4 XXX 32.6 35.6 39.4 34.5 XXX 37.1 37.1 35.2 42.2 30.5 26.6 31.1 31.9	1,770 275 195 195 1,095 XXX XXX 345 XXX 330 XXX 25 335 XXX XXX XXX	13, 125	120 60 45  XXX XXX XXX XXX 55 XXX XXX	30 10 XXX 10 10 	715 635 400 - 20 0 XXX XXX 5 XXX 65 XXX XXX	175 80 XXX - 70 - 25 XXX 15 30 - 25	xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	5 XXX - 5 XXXX	Grend groupe 31 - Médecine et santé 3111 3111 Assigné (3) 3130 3131 3132 3134 3135 3139 Assigné (3) 315/316 3156 3156 3158 3169 Assigné (3)	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Table 1. (continued)

1 - 71

						А	ige group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	s I	15-24 - 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	New Brunswick † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9	336/337	2,190 640 15 505 5 400 325 10 640 40	1, 475 490 35 195 10 405 255 385 15	435 70 10 150 50 50 -	500 95 - 85 10 60 45 - 260	865 290 - 220 170 125 5	435 165 - 60 160 80 - 45	510 160 10 80 115 90 5 160	280 110 10 45 - 70 50	220 80 - 25 50 -	130 55 - - - 50 40 - - 30
111 122 133 155 166 177 188 202 223 333 345 353 363 364 444 444 433	Major group 41 - Clerical and related occupations 411	9.895 140 XXX XXX	41,030 10,760 8,435 2,010 260 16,835 7,365 7,365 510 1,900 1,665 30 1,040 XXX XXX 505 20 1,055 965 25 3,680 1,940 85 5,755 3,680 85 5,755	2.840 30 XXX XXX -655 XXX 305 290 XXX 30 195 175 -1,185 450 575 45 55 XXX 5 255 XXX 30 450 575 XXX XXX	10, 745 2, 350 1, 765 5, 305 5, 305 1, 140 3, 775 200 495 435 275 XXX XXX 150 200 850 200 850 200 XXX 75 1, 235 1, 235 470 470 50	2.690 50 XXX -XX -570 XXX 435 55 XXX 15 135 80 5 1,025 70 415 440 XXX -455 XXX 130 200 XXX 15 425 XXX 95 160 5	13, 485 4, 125 3, 195 85 5, 150 215 2, 465 2, 040 210 130 755 665 10 345 XXX 180 - 310 280 500 XXX 175 165 10 1, 820 1,40 1,000 385 35	2,055 25 XXX XXX - 415 XXX 325 10 XXX 20 105 55 60 240 280 40 10 XXX 430 XXX 430 XXX 55 85 85 85 85 85 85 85 85 85	9, 245 2,535 2,050 65 3,475 2,020 1,070 1,070 425 380 250 0,000 10 240 210 210 240 210 30 405 405 405 405 405 405 405 405 405 40	1,200 25 XXX XXX 25 XXX 230 15 XXX 10 60 40 70 105 190 10 5 XXX 25 XXX 285 XXX 95 85	4,610 1,100 920 160 10 1,790 70 1,055 540 50 10 10 105 XXX XXX 40
44 45 48 47 48 49 50 51	5 513/514 5130 7 5133 5 5135 9 5141 5145 1 Assigned (3) 517	14,080 11,685 1,915 1,165 6,365 250 1,180 365 1,705 850	11,605 10,535 900 XXX 8,475 275 XXX 320 875 330	4,120 3,830 255 130 2,125 50 885 185 140 60	3,840 3,660 100 XXX 3,145 40 XXX 115 135 65	3,795 3,035 525 360 1,705 105 165 80 485 275	2,565 2,280 220 XXX 1,795 45 XXX 55 225	2,900 2,255 595 300 1,160 45 35 35 490 265	2,485 2,145 245 XXX 1,645 110 XXX 55 280 100	1.775 1.435 330 235 730 30 60 15 275	1,550 1,370 215 XXX 1,065 30 XXX 25 145 45

Tableau 1. (suite)

	Age g	roup - Gre	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur:	s			Т
	years - 4 ans	65 a	ers and eer ns et us	â	lian ge ge ge lian	Paid works  Emplo  Employ		Self-em incorpo Travai auton constit	ployed prated leurs omes ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non ués en	word Travai	family kers lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
110 ·	80 25	55 15	55 40	32.2	30.0	1,795 420	1,200 345	90	<b>3</b> 5   25	300 l	245 120	-	-	Nouveau- Brunswick † (suite)  Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et littéraire et personnel assimilé 331	1 2
20 - 15 10 - 45	5 45 35	10 10 5 5 5 7 25	25 - 20 10 5 - -	22.5 29.2 ** 33.3 33.3 36.5 32.9 39.5	** 26.8 19.5 33.4 35.1 ** 21.8 20.0	10 440 5 370 295 5 5 570 35	15 155 5 340 205 5 350 10	10 - 5 5 5 7 30 - 1	10 10 10 -	10 55 - 25 20 - 45 5	5 30 - 60 55 - 30			Assigné (3) 333 Assigné (3) 335 3351 Assigné (3) 336/337 Assigné (3) Grand groupe 41 - Employés de bureau et travailleurs	3 4 5 6 7 8 9 10
945 10 XXX XXX 2 275 XXX 195 45 XXX 25 10 20 140 125 10 - - XXX - - 180 80 XXX 50 55 XXX 60 55 XXX	2,575 575 435 115 255 975 35 605 250 35 85 75 75 75 76 75 75 75 75 75 385 155 885 885 885 885 885 885 885 885 8	165	380 80 600 10 5 1455 10 80 80 255 	32.3 33.2 XXX XXX 3.0 XXX 35.8 21.7 XXX 35.5 29.4 29.5 30.8 7 30.0 8 32.7 25.0 XXX 20.3 38.7 XXX 38.7 XXX 38.7 XXX 38.7 XXX 38.8 XXX 21.7 XXX 38.8 XXX 21.7 XX 21.7 XX 21.7 XX 21.7 XX 21.7 XX 21.7 XX 21	31.7 31.9 32.2 30.6 31.5 34.9 22.8 7 30.6 33.3 31.6 33.5 33.3 31.6 33.5 33.3 31.6 33.5 33.3 31.6 33.5 33.3 31.6 33.5 33.3 31.6 33.5 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33	9,700 120 XXX XXX 1,495 405 XXX 80 515 370 10 3,610 255 1,360 1,525 1,360 1,525 1,360 1,525 1,360 1,525 1,565 XXX 425 495 XXX 425 495 XXX 425 495 XXX 485 625 45	40,180 10,625 8,315 2,000 250 16,310 540 6,900 7,670 500 490 1,900 1,660 30 1,900 25 500 1,900 1,565 1,900 25 1,805	100 10 XXX XXX 40 XXX 40 - XXX - - - - - - - - - - - - - - - -	315 60 65 55 15 180 5 5 - - 5 5 XXXX XXX 25 20 XXX 15 15 15 15 180 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	85 5 5 XXX XXX 30 0 5 XXX 10 10 	260 40 300 10 - - 115 5 5 - - 10 - - 5 XXX XXX XXX 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	10	275 30 255 200 - 1755 15 - - - - - - - - - - - - - - - - -	assimilés 411 4113 A113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigné (3) 414 4143 Assigné (3) 415 4150 4153 4155 Assigné (3) 416 4161 Assigné (3) 417 4172 4173 4175 Assigné (3) 417 4172 4173 4175 Assigné (3) 417 4171 4172 4173 4175 Assigné (3) 419 4190 Assigné (3) 419 4190 Assigné (3) 4197 4190 Assigné (3) 4197 4190 Assigné (3) 4197 4190 Assigné (3) Grand groupe 51 Travailleurs spécialisés	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 31 33 34 34 40 41 42 43
1,235 975 170 125 560 20 35 50 215	1,015 925 110 XXX 710 40 XXX 55 70 20	245 155 40 10 85 - 5 5 95	160 150 15 XXX 110 5 XXX 15	32.2 31.1 37.5 37.4 30.7 31.5 21.2 24.5 39.1 38.1	32.2 31.5 39.9 XXX 30.6 38.9 XXX 33.1 37.1 34.3	12,240 10,090 1,205 1,095 5,755 190 1,130 340 1,535 770	10,740 9,690 595 XXX 8,055 195 XXX 315 855 325	765 680 430 40 185 5 75 25	205 195 130 XXX 60 5 XXX	1,050 880 270 35 415 50 50 15 95	595 570 175 XXX 295 75 XXX 5	30 25 5 10 5 - 10 -	75 70 5 XXX 60 - XXX	dans la vente 513/514 5130 5133 5135 5141 5145 Assigné (3) 517	44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Table 1. (continued)

-							Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34	years	35-44 <sub>2</sub> 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 4 5	New Brunswick † (continued) 5172 Assigned (3) 519 5193 Assigned (3)	345 30 695 455	375 20 205 XXX 5	35 5 155 120	35 5 40 XXX	65 5 270 205	75 10 60 XXX	105 10 155 70	140 - 55 XXX	70 70 45	85 - 30 XXX 5
66 77 88 9 9 100 111 122 133 144 155 166 177 177 122 222 244 255 267 300 313 323 344 356 367 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	Major group 61 - Service occupations 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 Assigned (3) 614 6142 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 617 Assigned (3) 618 6191 6191 6191 6191 6191 6191 6191	20,245 10,385 1,275 2,670 785 3,900 420 3,730 570 1,940 570 XXX 120 395 XXX XXX 15 840 XXX 20 270 XXX 20 4,625 3,250 845 145	26, 105 1, 055 1, 055 1, 055 1, 055 1, 020 1, 1, 325 1	6,275 2,525 65 85 155 1,450 1,450 1,090 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,	8.545 445 445 447 170 200 4.095 140 930 175 2.510 195 145 370 100 250 20 2,630 230 600 1,530 120 130 55 875 455 455 455	5, 425 3, 175 510 520 325 1, 345 115 695 130 345 15 80 95 XXX XXX XXX 2 170 80 XXX XXX XXX 15 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6.900 390 XXX XXX 125 XXX 130 XXX 15 3.180 225 1.130 170 60 400 145 235 1.840 330 730 680 55 155 105 105 105 105 105 105 105 105	3,790 2,180 445 440 190 695 100 45 485 130 215 85 35 XXX XXX XXX 5 195 XXX 125 XXX 125 XXX 125 XXX 125 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	4,980 125 XXX XXX 70 XXX 35 XXX -2.040 210 805 95 700 165 65 340 145 180 5 1,315 275 495 470 40 170 990 720 220 220	2.590 1.420 1.90 1.85 4.90 3.45 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.	3,430 65 XXX XXX 35 XXX 30 XXX -1,265 110 690 30 325 75 35 360 175 180 5 805 360 140 235 25 156 156 167 177 180 180 180 180 180 180 180 180
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	7111(4) Assigned(3) 718/719 7183 7185 7195 7197 7197 Assigned(3) Major group 73 -	6,245 1,675 1,660 15 4,570 520 785 1,475 375 970 140	1,785 90 XXX 10 1,695 300 605 XXX XXX 315 75	1,990 50 45 1,940 305 300 620 135 485 50	465 - XXX - 465 65 170 XXX XXX 55 15	1,330 270 270 270 1,055 160 230 255 80 245	535 25 XXX 5 510 125 185 XXX XXX 100 20	925 305 305 305 - 620 90 85 225 60 85 15	390 20 XXX - 370 55 155 XXX XXX 85 15	275 270 270 370 20 35 165 45 65	225 30 XXX 
49 50 51 52 53	731 7311 7313	3,995 3,990 405 3,005 390	380 380 XXX XXX XXX	815 815 25 600 110	65 65 XXX XXX XXX	1,200 1,200 110 940 110	100 100 XXX XXX XXX	915 920 115 675 100	125 120 XXX XXX XXX	590 590 110 430 20	80 85 XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	availleurs	,			
	years - 4 ans	65 yea ovi - 65 an pli	er ns et	a A	dian ge - ge dian	Paid worke  Employ		Self-emincorpor Travai autor constit	ployed prated leurs omes ués en	Self-en unincor Travai autonon constii corpor	porated lleurs nes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	M	F		No
50 - 45 10	35 15 XXX	20 10 - -	5 - - XXX	41.1 38.3 31.6 29.7	40.2 28.8 34.3 XXX 49.5	325 25 615 440	370 15 190 XXX 5	10	XXX	10 10 75 20	5 5 XX -	-	XXX	Nouveau- Brunswick † (suite) 5172 Assigné (3) 5193 Assigné (3) Grand groupe 61 - Travailleurs spécialisés	1 2 3 4 5
1,755 870 85 500 545 20 70 85 100 225 255 130 45 100 XXXX 	2,000 30 XXX XXX 30 XXX 720 75 435 15 125 25 140 25 140 90 45 230 80 130 80 130 55 85 65 65 65 15	415 215 - 160 - 55 55 55 55 30 0 - 10 0 XXX 25 XXX XXX XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	250 55 XXX XXX 5 XXX 5 XXX 	31.6 32.9 39.11 35.4 41.3 31.8 28.2 37.5 724.2 28.7 24.2 28.7 33.1 33.8 35.7 421.6 33.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 37.4 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41	31.0 25.7 XXX XXX 28.1 XXXX 28.1 XXX 28.1 XXX 29.4 X 29.3 X 29.4 X 29.5	19, 495 10, 350 820 1, 275 2, 665 785 3, 905 4, 425 4, 435 1, 830 380 560 XXX 110 335 XXX 15 550 XXX 20 4, 530 3, 250 XXX 20 4, 530 3, 250 840 140	24.700 1,055 XXX XXX 435 XXX 320 XXX 40 11,045 550 640 3,865 550 640 335 1,615 635 905 1,410 1,260 2,940 310 700 4,070 2,770 1,070	225 15 5 125 85 35 XXX 10 0 25 XXX XXX XXX XXX XXX 30 XXXX 5 5 XXX XXXX	150 	515 15 	1, 195  XXX  XXX  -  XXX  -  180  80  85  -  -  10  40  35  5  55  740  115  35  -  -  20  -  5	20 	55 XXX XXX XXX 45 40 - 15 5 5 5	dans les services 611 6111 6111 6111 6111 6111 6111 611	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 34 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
850 465 460 - 390 20 90 160 35 55	125 15 XXX 5 110 25 20 XXX XXX 30 10	510 315 300 10 200 25 45 45 45 30 30	40  XXX 40  100 XXX XXX 15	24.9 28.5 29.1 31.2 24.5	44.8 XXX 34.5 32.0 31.3 31.7 XXX XXX	3,985 10 15 3,965 485 695 1,345 330 810 135	1,340 10 XXX 10 1,330 175 540 XXX XXX 195 60	60 - - 65 - 15 25 - 15	5 XXX 5 - XXX XXX -	2,000 1,660 1,665 340 45 55 105 30 75	140 75 XXX - 65 25 5 XXX XXX 20	200  195 95 25  15 70	300 	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné (3) 718/718 7185 7185 7185 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs et	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
390 395 40 305 35	10 10 XXX XXX XXX	85 80 - 55 10	XXX XXX	34.4 34.4 40.2 34.1 32.2	36.5 XXX XXX	2,590 2,590 165 1,945 345	320 320 XXX XXX XXX	85 85 30 55 5	- xxx xxx xxx	1,310 1,305 210 1,005 40	50 55 XXX XXX XXX	10 10 5 5	5 5 XXX XXX XXX	travailleurs assimilés 731 7311 7313	49 50 51 52 53

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

			-			Aş	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	al	15-24 y - 15-24		25-34 y 25-34		35-44 y 35-44		45-54 y	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	New Brunswick † (continued)										
1	Assigned (3) Major group 75 - Forestry and logging	180	5	75	-	40	5	25	-	20	-
2 3 4 5 6 7 8 9	occupations 751 7510	7,010 7,010 420 430 4.160 750 725 225	865 865 XXX XXX XXX 590 45	1, 615 1, 615 40 145 860 85 335 75	250 250 XXX XXX XXX XXX 160 20	2,365 2,365 130 100 1,400 340 230 60	365 365 XXX XXX XXX XXX 280 20	1,525 1,525 90 80 945 210 105 35	160 160 XXX XXX XXX XXX 110	900 900 90 45 585 80 25 35	55 55 XXX XXX XXX XXX 15 5
10 11 12 13 14 15	Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 7710 7717 7718 Assigned (3)	1,990 1,995 300 765 420 45	10 10 XXX XXX XXX	205 205 - 60 105	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	590 590 50 210 130 20	5 5 XXX XXX XXX -	665 665 115 295 105	5 5 XXX XXX XXX	370 370 100 145 45	- *** *** ***
166 177 189 200 212 223 24 226 277 289 330 331 333 340 411 423 444 445 447 48	815 Assigned (3) 816/817 Assigned (3) 821/822 8210 8213 8215 8217 8226 8228 Assigned (3) 823 8230 8231 8238 Assigned (3) 825 8250 8251 8253 8259 Assigned (3) 826/827 Assigned (3) 829	11, 635 235 5 345 5 390 10 425 20 5, 400 750 1,265 XXX 1, 495 1,55 2,070 305 535 680 100 2,595 300 490 750 300 305 490 750 100 2,595 535	7.850 10 10 70 35 7.495 XXX 530 XXX 3.850 320 2.200 1.85 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3.090 40 - 40 5 105 - 60 5 1.885 25 180 240 580 XXX 610 80 575 20 150 255 35 320 20 165 70 5 40 5 20	1,545 5 - 25 - 10 - 1,450 XXX 110 XXX 705 80 440 45 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	3.700 80 	2,805 25 - 10 - 2,680 XXX 135 XXX 1,435 90 835 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	2, 405 50	1,820 	1,390 55 - 80 - 45 - 45 - 480 95 50 60 80 XXX 120 10 240 80 40 75 435 90 60 105 75 80 5 5	1,085

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	availleur	s			T
	years - 4 ans	65 ar	ors and eer - ns et us	a Â	lian ge ge ge lian	Paid works  Employ		Self-er incorp Travai autor constit	nployed orated - lieurs	Travai autonoi consti	mployed porated - lleurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
M	F	M	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		N
10	-	15	-	29.0	29.5	135	5	-	-	50	-	-	-	Nouveau- Brunswick † (suite) Assigné(3) Grand groupe 75 -	1
545 545 70 55 340 30 35	40 40 XXX XXX XXX XXX 30 5	60 60 - 10 30 - - 10	- xxx xxx xxx xxx - -	32.5 32.5 38.6 31.6 33.2 32.9 25.8 30.1	29.6 29.6 XXX XXX XXX XXX 29.2 27.3	6,410 6,410 290 420 3,765 700 725 215	855 855 XXX XXX XXX 585 50	75 75 50 55 5	**************************************	520 520 80 5 385 45	5 10 XXX XXX XXX XXX -	551 - 51 - 1	5 XXX XXX XXX XXX 5	Travailleurs forestiers et bücherons 751 7510 7511 7513 7517 7518 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers,	2 3 4 5 6 7 8 9
150 155 30 55 30	- xxx xxx xxx xxx	10 10 5 5	- *** *** *** ***	37.5 37.5 43.2 38.5 32.3 35.1	33.7 33.7 XXX XXX XXX	1,980 1,985 300 770 415 45	10 10 XXX XXX XXX		- xxx xxx xxx xxx	10 10 - - -	- **X **X **X **X		- XXX XXX XXX	celliers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7711 Assigné (3) Grend groupe 81/82 - Travailleurs des industries	10 11 12 13 14 15
970 55 55 300 75 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	590	80	5	31.9 34.2 59.5 37.4 138.7 29.5 32.1 34.5 34.8 29.5 27.8 26.1 27.8 24.3 31.6 45.1 38.5 30.4 40.2 27.1 38.5 30.4 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 4	33.0 19.5  35.3  36.8  33.1  33.0 33.0 33.5 32.4 38.6  33.5 32.4 33.0 33.5 32.4 33.0 33.5 33.5 32.4 33.6 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5	11, 365 235 5 340 5 370 20 20 5, 275 495 7705 1, 250 1, 250 1, 490 155 205 5, 25 680 85 2, 590 295 305 485 645 530 95	7,745 5 60 30 7,420 XXX 480 XXX 3,845 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	90 	15 	170	85 	100	100	des industries de transformation 811     Assigné (3) 813/814     Assigné (3) 815     Assigné (3) 815     Assigné (3) 821/822     8210     821/822     8210     8213     8215     8228     Assigné (3) 823     8238     Assigné (3) 823     8230     8231     8238     Assigné (3) 825     8259     Assigné (3) 825     8250     8251     8253     8259     Assigné (3) 826/827     Assigné (3) 829     Assigné (3) 829     Assigné (3)	166 177 188 199 200 222 23 225 226 229 330 31 32 334 335 336 337 388 399 411 422 444 456 447 488

Voir nots et renvoi(s) sur l'encart à le fin de la publication.

93-112

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

						ı	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 4 5 6 7 8	8313 Assigned (3) 833 8333 8335	4,790 965 740 50 3,095 305 2,260	135 15 XXX 60 XXX XXX XXX	665 130 95 10 375 60 250 25	30	1, 655 320 245 5 1, 020 90 770 35	50 xxx - 20 xxx xxx xxx	1,400 250 230 - 1,050 115 775 20	20 10 xxx - 5 xxx xxx xxx	655 125 85 5 420 20 305 20	25 XXX - 5 XXX XXX
9 10 11 12 13 14	835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 Assigned (3)	340 10 180 5 205	10 - 45 - 5 -	75 - 60 5 25 -	5	160 5 80 - 80	5 20 - -	55 - 15 - 15 -	- 5 - -	40 5 10 - 50	5 - 15 - - -
155 166 177 188 199 20 21 22 23 24 25 26 29 30 33 33 34 35 37 38 39 40	851/852 Assigned(3) 853 Assigned(3) 854 854 8541 Assigned(3) 855/856 8553 Assigned(3) 857 Assigned(3) 858 8580 8581 8580 8581 8583 8584 8589 Assigned(3) 859 Assigned(3) Major group 87 - Construction	15,520 430 20 1,700 960 55 780 430 15 505 XXX XXX 15 220 10 10,275 905 4,610 585 2,705 615 2,705 615 2,605 3,500 625 40	2,130 55 	2.455 55 140 10 195 130 5 90 XXX XXX 5 65 -1 1.485 25 895 25 25 230 150 65 315 45 130 20	530 5 - 30 xxx - 15 xxx - 300 130 95 - 30 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	5, 130 130 10 585 355 285 185 195 XXX XXX 5 55 1, 565 220 875 155 75 55 115 245	735 20 - 70 XXX 5 20 XXX - 495 185 205 5 - - 35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,910 90 -460 250 15 125 45 10 85 XXX XXX -85 2,720 190 840 135 65 345 75 125 5	420 25 - 40 xxx - 20 xxx - 245 80 70 10 - - 25 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	2.380 70 	210 5 -25 XXX -15 XXX -125 25 50 
41 42 43 44 45 46 47 48 55 51	trades occupations 2 871 8 710 8711 8713 8715 8715 8718 Assigned (3) 873 8730 8731	24,415 4,095 400 2,075 330 475 545 125 3,745 540 400 1,645	560 45 XXX XXX XXX XXX 120 XXX XXX	3,685 500 10 150 70 70 135 40 365 -	145 XXX XXX XXX XXX XXX 20 XXX XXX	8,130 1,280 90 600 125 250 150 30 1,340 110 185 610	190 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6,350 920 95 560 65 55 100 15 1,240 205 135 530	145 25 XXX XXX XXX XXX XXX 40 XXX XXX XXX	3,660 785 115 405 50 75 95 25 490 135 40	50 5 XXX XXX XXX XXX XXX 25 XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	upe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleurs	s			T
55-64 55-64		65 year ove - 65 an plu	er s et	Med Fig Âç méd	ge Je	Paid worke		Self-em incorpo Travail auton constit corpor	ployed prated leurs omes ués en	Self-em unincorp Travail autonom constit corpor	lleurs es non ués en	Unpaid work Travai famil	lleurs iaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
390 125 75 25 225 15 15 10 -	10 	20 10	- XXX - - XXX XXX - - - -	35.0 35.8 35.6 57.0 34.5 35.9 31.7 30.4 33.7 19.5 34.2	32.7 39.5 xxx 29.5 xxx 19.5 33.7 32.8 	4,610 950 735 50 2,965 300 2,175 95; 335 5 170 5	130 5 XXX - 65 XXX XXX 5 10 0 - 45	65 15 5 - 35 - 15 - -	5 5 XXX - - XXX XXX - - - -	115  100 5 70 5 10	 XXX     		 XXX XXX XXX  	Nouveau- Brunswick † (suite)  Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs des domaines connexes 831 8313 Assigné (3) 833 8335 Assigné (3) 835 Assigné (3) 837 Assigné (3) 839 Assigné (3) 839 Travailleurs spécialisés dans la fabrication,	
1,525 90 10 140 85 55 45 60 XXX XXX 5 1,010 145 85 255 160 25 160 5	215 15 XXX 	125 20 5 15 15 25 25 25 27 20 20 20 20 10	10	35.0 38.0 56.8 35.0 34.1 44.5 31.3 29.8 41.7 32.8 XXX 29.5 33.3 38.5 35.6 40.1 33.5 37.1 37.1 37.1 32.9 33.7 36.2 32.0 28.5	31.7 34.9 33.8 33.5 34.5 32.0 32.2 38.9 19.5 29.4 4XX 4XX 4XX 4XX 4XX 4XX 4XX 4XX 4XX 4	13.685 410 20 1.505 875 55 640 380 15 395 XXX XXX 15 210 10 9.115 690 3.905 590 2.600 1,410 300 545 40	1.985 50 185 XXX 10 60 XXZ 1.250 475 20 30 - 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	480 10 45 10 30 5 25 XXX XXX 320 65 175 40 35 15	20 5 - XXX - XXX - - 5 XXX XXX XXX XXX XXX	1,330 15 155 70 105 45 - 80 80 815 145 520 65 5 5 145 60	120 	30 	5	le montage et la réparation de produits 851/852 Assigné (3) 853 Assigné (3) 854 Assigné (3) 855/856 8553 Assigné (3) 855/856 8553 Assigné (3) 858 Assigné (3) 858 8580 8581 8583 Assigné (3) 858 Assigné (3) 859 Assigné (3)	
2.335 580 85 330 20 35 65 25 265 70 25 90	25 XXX XXX XXX XXX 5 XXX XXX	250 30 5 20 - - 5 15 -	15 - XXX XXX XXX XXX - 5 XXX XXX XXX	35.1 37.4 44.9 39.6 32.0 31.3 33.6 33.5 35.9 42.1 34.4	31.8 36.7 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	22,145 3,925 350 1,970 320 470 550 125 3,445 425	535 45 XXX XXX XXX XXX 115 XXX XXX	735 45 20 20 5 - - 145 70	5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,515 115 35 80 5 - - 155 40 - 105	20	10		Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8718 Assigné(3) 873 8730 8731 8733	

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						Α.	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a l	15-24 - 15-24		25-34 25-34	years	35-44 35-44	1	45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	м	F	М	F
1 2 3	New Brunswick * (continued)  8735 Assigned (3) 878/879	795 85 16,580	XXX - 395	70 10 2,820	XXX 125	285 45 5,515	XXX - 145	280 4,190	XXX - 85	110 10 2,390	XXX - 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	8781 8782 8784 8785 8787 8791 8799	1,895 5,665 595 355 1,115 315 1,315 2,695 1,320 400	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5	80 765 60 45 295 90 65 890 280 75	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	485 1,945 195 120 340 150 375 970 485 130	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5	640 1,380 205 120 290 45 460 430 320 80	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	390 880 90 60 125 15 235 240 175 25	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
14 15 16 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	equipment operating occupations 911 Assigned (3) 913 Assigned (3) 915 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919	11,845 315 10 735 20 550 20 10,060 1,175 480 7,510 285 235	630 15 - 30 - 5 5 5 5 5 5 5 5 7 XXX XXX XXX XXX 15 10	1,555 25 15 10 10 1,415 20 15 65 1,235 50 35	105 5 - 15 - 5 75 XXX 30 XXX XXX XXX XXX	3,525 70 235 5 165 10 3,000 125 190 85 2,415 115 80	165 5 - 5 - 10 - 150 XXX 30 XXX XXX XXX 5 - -	3,145 95 165 5 115 2,710 135 290 140 2,055 40 65	215 - - 5 - - 210 XXX 125 XXX XXX XXX 10	2,175 120 5 160 5 85 1,790 385 105 1,150 40 40	110 
30 31 32 33 34 35 36 37 38	Material handling and related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318	5,945 5,940 400 405 1,950 1,060 515 1,020 225	1,020 1,015 XXX XXX XXX XXX B00 XXX 45	2,090 2,090 25 15 720 170 395 515 85	300 300 XXX XXX XXX XXX 225 XXX 15	1,625 1,620 100 120 505 385 135 255 45	290 290 XXX XXX XXX 250 XXX	995 995 125 110 320 215 55 100 35	200 195 XXX XXX XXX 155 XXX	685 680 95 115 235 155 10 60	120 120 XXX XXX XXX XXX 85 XXX
39 40 41 42 43 44 45 48	operating occupations 951 48signed (3) 953 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 959	2,500 620 25 1,605 1,110 50 210	525 295 40 XXX 15 180 20	290 150 20 105 80 - 20 - 15	155 85 - 10 XXX - - - 60 10	845 120 - 630 430 15 55 - 40	165 125 - 10 XXX - 5 - 20	380 250 10 50	105 55 - 5 XXX - 5 - 50	420 95 5 270 200 5 50 -	55 15 - 10 XXX - 5 - 25
49 50 <b>See</b>	elsewhere classified	6, 125 6, 125 on foldout at	830 830 end of public	2,095 2,095 cation.	315 320	1,580 1,580	245 245	990	110 110	715 710	110 110

Tableau 1. (suite)

•	_	Age gr	roup - Gre	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	availleur:	s			1
-							Paid works	ers - Trava	illeurs ro	émunérés	Self-e	mployed				
		years - 4 ans	65 yea ov 65 ar pi	er - ns et	ā	fian ge - ge fian	Employ Employ	oyees - vé (e) s	Self-er incorp Travai autor consti- corpor	lleurs nomes tués en	Travai autono consti	porated lieurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers lleurs liaux munérés	Profession	
	М	F	М	f	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
	55 15 1,495 260 655 30	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	165 30 40	XXX - 10 XXX XXX XXX	36.0 31.5 34.4 40.4 35.4 36.6 35.5	29.5 XXX XXX XXX	795 70 14,775 1,405 5,045 495	XXX - 370 XXX XXX XXX	545 220 120 25	XXX - - XXX XXX XXX	10 1,245 265 490 65	20 XXX XXX XXX	15 - 5	**** **** **** ***	Nouveau- Brunswick † (suite) 8735 Assigné(3) 878/879 8780 8781 8781	1 2 3 4 5 6
	10 60 15 165 155 70 45	XXX XXX XXX XXX XXX	10 - 15 10 5 40	XXX XXX XXX XXX XXX 5	35.5 32.2 29.0 39.3 29.2 32.7 33.9	XXX XXX XXX XXX XXX XXX 34.5	300 945 280 1,190 2,695 1,120	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5 40 30 40 - 55	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	50 125 - 80 - 145 5	XXX XXX XXX XXX XXX	5 - 5 2	XXX XXX XXX XXX XXX	8784 8785 8787 8791 8798 8799 Assigné (3)	7 8 9 10 11 12 13
	1, 355 15 5 155 80 5 1, 075 375 75 625 25 25 35 35	25 10 0	85 5 5 5 5 70 5 15 5 25 10		37.2 41.9 51.5 41.6 44.5 35.4 33.3 36.8 38.1 46.8 40.8 35.0 33.0 33.0 33.4	36.4 22.6  26.2  27.8 20.8 37.2 XXX 41.2 XXX XXX 36.3 23.7	10,720 310 735 20 545 20 8,945 190 1,165 400 6,710 255 225 180	555 15 30 - 15 5 485 250 XXX XXX XXX 15 10	210 	5 	905 - - - - - - 900 135 15 70 650 30	65	10 	XXX XXX XXX XXX	Personnel     d'exploitation     des transports     911         Assigné (3)     913         Assigné (3)     915         Assigné (3)     917     9170     9171     9173     9175     9179     Assigné (3) 919     Assigné (3)	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
	505 500 50 45 150 130 15 70	90 90 XXX XXX XXX XXX 85 XXX 5	50 50 	15 15 XXX XXX XXX XXX XXX 10	29.9 29.9 40.1 40.3 29.6 33.8 22.3 24.4 29.7	31.7 31.7 XXX XXX XXX 31.6 XXX 50.0	5,875 5,875 355 400 1,945 1,055 615 1,020 225	1,010 1,010 XXX XXX XXX XXX 800 XXX 40	35 35 25	- xxx xxx xxx xxx xxx	35 35 20 5 - 5 5	- xxx xxx xxx xxx xxx	-	10 5 XXX XXX XXX XXX XXX	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travaiilaurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigné(3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et	30 31 32 33 34 35 36 37 38
	275 40 205 140 15 35	30 15 - 5 XXX	15 10 - 10 10 -	15 - - - - - - - - 15 10	36.2 36.3 21.0 36.2 36.3 40.9 40.3	31.2 29.6  35.8 XXX  39.5  35.6	2,455 580 25 1,605 1,105 50 205	510 295 - 40 XXX - 15 160 20	20 10	XXX 5	30 20 - - - 5 - 5	10 		XXX	conducteurs de machines 951 Assigné (3) 953 9539 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959 Assigné (3) Grand groupe 99	39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
	630 635	40 40	110 115	10 10	30.6 30.6		5,975 5,980	820 820	30 35	10 5	95 90	5 5	20 15	-	non classés ailleurs 991	49

Table 1. (continued)

							Age group - (	Groupe d'âge			
	Occupation	То	tal	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 y - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9	New Brunswick † (concluded)  9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9025 9926 9919 Assigned (3)	3,265 800 390 440 530 640 670 2,440 210	450 XXX XXX XXX XXX XXX 315 25	1,390 235 150 205 245 265 285 615 85	165 XXX XXX XXX XXX XXX 125 15	905 180 70 140 125 185 205 605 30	120 XXX XXX XXX XXX XXX 105	430 85 40 85 80 95 480 25	65 XXX XXX XXX XXX A0 	300 50 60 25 40 75 50 345 20	80 XXX XXX XXX XXX XXX 30

Tableau 1. (suite)

Age g	roup - Gr	oupe d'âg	е			Class	f worker	- Catégor	ie de tra	vailleurs	3			
55-64 years - 55-64 ans	65 a	ors and er - ns et us	â	lian ge - ge lian	Paid works		Self-en incorp Travai autor constit	ployed prated lleurs nomes ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	leurs es non ués en	Work	family kers lleurs liaux nunérés	Profession	
M F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
225	15		27.2 28.1 30.2 25.5 26.0 27.4 26.9 30.8	29.6 XXX XXX XXX XXX Z7.6 21.9	3,270 600 390 445 530 640 670 2,340 210	450 XXX XXX XXX XXX XXX 305 30	15.	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		**** **** **** **** *** *** *** *** **	15		Nouveau- Brunswick † (fin)  9318 (9921-9926) 9922 9923 9924 9925 9925 9919 Assigné(3)	123456789

Table 1. (continued)

					p	Age group - G	iroupe d'âge			
Occupation	То	tal	15-24 15-24		25-34 25-34		35~44 - 35~44		45-54 - 45-54	
o.	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Quebec †										
1 Total labour force Occupation - 2 Not applicable(1)	1,864,445 64,870	1,349,445	352,835 23,185	314,020 25,670	547,425 15,180	424,650 16,200	451,055 12,435	322,880	296,090 7,950	184,110 6,935
3 All occupations (2)	1,799,575	1,283,675	329,650	288,355	532,245	408,450	438,620	309,870	288, 140	177, 175
Major group 11 Managerial, administrative and related occupations 5   111   6   1111   7   1113   8   1115   9   1116   1119   1116   1119   1116   1130   1130   1130   1130   1130   1130   1130   1131   1130   1131   1131   1131   1131   1132   1133   1136   1137   1134   1135   1136   1137   1137   1137   1137   1137   1137   1141   1142   1142   1142   1142   1143   1145   1145   1145   1145   1146   1149	233,675 16,270 400 6,075 685 6,890 1,715 505 166,500 39,620 1,600 1,130 6,525 1,670 10,470 8,105 41,350 1,635 9,910 12,365 2,650 7,820 3,885	101,740 5,785 XXX 1,900 985 1,630 62,345 6,985 1,305 2,985 1,750 4,445 3,995 16,485 370 4,890 1,690 4,890	12.365 470 - 85 15 295 55 15 9.585 700 20 30 50 15 130 375 3,500 60 1,350 495 80 1,845 90	9.465 455 XXX 95 45 220 85 5 6,645 320 XXX 65 55 295 295 290 2,970 770 250 XXX 290 35	63, 935 3, 660 40 1,005 175 1,870 435 140 42,520 6,820 2,835 2,405 13,665 450 3,035 3,335 3,335 2,310 780	39,290 2,000 XXX 635 210 755 335 50 21,400 2,055 XXX 450 5,855 1,630 5,645 160 1,645 750 XXX	77, 430 5, 875 180 2,500 205 2,300 595 115 55, 425 14, 660 4, 185 5, 665 4, 185 5, 665 4, 185 5, 665 4, 185 5, 665 4, 185 5, 665 12, 515 585 4, 185 585 1, 185 585 1, 185	29,385 1,900 xxx 705 255 425 380 65 18,350 2,540 1,130 655 1,405 1,290 4,220 80 1,215 385 xxx 385 385 385	48,760 3,880 105 1,680 210 1,440 345 95 36,285 10,340 190 2,440 395 2,350 7,165 405 1,720 2,800 7,75 1,060 1,055	15,375 945 XXX 340 295 1500 125 300 10,390 1,310 XXX 260 805 365 590 2,470 85 860 215 XXX 375 130
7 (1151-1158) 8 1152 9 1153 1154 11 1155 1156 3 1157 4 1158 Assigned (3) 6 117 7 1171 1173 9 1174 1175 1 1175 1 1175 1 1176 2 1177 3 Assigned (3) Major group 21 Occupations in natural sciences.		12, 470 450 985 329 905 1, 165 5, 115 3, 490 1, 900 33, 610 19, 855 555 4, 625 1, 340 5, 645 1, 200	590 500 100 15 50 175 180 270 2,305 1,100 85 235 195 180 430 100	1,025 70 65 55 70 100 385 295 215 2,370 45 575 130 40 475	3,845 215 385 150 330 915 945 875 930 17,755 11,035 520 1,435 955 620 2,810 380	4,575 150 395 85 325 400 1,900 1,300 560 15,885 10,075 270 1,985 520 150 2,515 375	4,585 370 570 170 425 800 1,090 1,135 870 585 1,545 1,275 655 3,000 335	3,755 125 270 115 270 335 1,550 1,070 470 9,135 4,995 145 1,425 400 110 1,715 340	2,945 220 395 160 395 415 570 785 720 8,580 4,385 220 790 830 500 1,660 200	2,015 655 140 50 145 225 825 555 325 4,040 2,520 75 485 210 455 580 125
engineering and mathematics 5 211 6 2111 7 2112 8 2113 9 2117 0 119 1 Assigned (3) 2 213 3 2131 2131 2133 enote(s) and footnote	85,840 7,300 1,715 670 280 3,915 320 215 6,105 1,555	21,545 2,295 520 XXX XXX 1,525 XXX 95 2,920 455 end of public	13,185 1,295 205 80 - 885 50 75 1,115 75 65	6,230 685 85 XXX XXX 510 XXX 55 800 25 105	36,205 2,535 625 330 95 1,270 90 50 2,550 710 585	10,470 1,070 285 XXX XXX 650 XXX 30 1,345 270 385	21, 235 2, 030 485 165 100 1, 065 100 30 1, 475 370 445	3,440 395 100 XXX XXX 270 XXX 505 110 165	9,430 880 185 40 65 495 50 30 550 240 130	1,045 115 40 XXX XXX 75 XXX 205 40 50

Tableau 1. (suite)

			vailleurs	rie de tra	- Catégo	of worker	Class			e	oupe d'âg	roup - Gr	Age g	
Profession	family kers - lleurs liaux munérés	Travai fami	lleurs es non ués en	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	mployed corated - lleurs nomes tués en ration	Self-erincorp Travai auto consti	oyees - yé (e) s	Empl	dian ge - ge dian	Â	irs and er - ns et us	65 a	years - 4 ans	
N°	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
Québec †  Population active totale 1  Profession - Sans objet(1) 2  Toutes les professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs,	13.905	4,400 - 4,405	36,640 - 36,640	131,370	14,050 - 14,045	73,470 - 73,470	1,219,085	1,590,325 - 1,590,330	33.0 29.0 33.2	35.2 30.6 35.4	13,965 870 13,090	28,970 895 28,075	89,820 3,080 86,740	188,070 5,225 182,845
gérants, administrateurs et personnel assimilé 4 111 5 1111 6 11115 8 1115 9 1116 19 1119 10 Assigné(3) 11 113/114 12 1130 13 1131 14 1132 15 1133 16 1134 17 1135 18 1136 19 1137 20 1141 21 1142 22 1143 23 1145 24 1146 25 1147 26	500 XXX - - - - - - - - - - - - -	110 	3.185 XXX 	12,205 	4, 215 XXX - - - 3, 755 1, 095 XXX 20 30 30 95 75 970 20 345 105 XXX 505 XXX 505 XXX 505 705 705 705 705 705 705 705	26.315 	93.840 5.790 xxx 1.900 985 180 55.965 5.395 xxx 1.240 2.930 1,710 4,315 3.890 14,315 3.890 14,315 3.890 14,315 3.890 14,315 3.890	195,050 16,270 400 6,075 6,895 1,715 505 134,000 27,055 1,505 1,505 1,060 6,460 1,575 10,010 7,815 33,890 1,470 7,455 10,660 2,040 4,455 3,595 3,595	35.2 35.8 XXX 37.7 43.5 32.4 36.3 39.9 36.2 38.9 XXX 37.8 40.8 34.8 34.8 34.5 34.7 32.4 XXX 37.4 36.4	39.7 41.3 44.7 42.3 41.9 40.7 43.0 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 38.7 37.3 39.8 640.3 42.9 33.4 42.9	1, 120 25 XXX 10 10 10 5 100 XXX 20 25 35 10 155 5 65 30 XXX 45	4,880 165 25 40 - 30 20 50 3,530 40 40 80 25 590 20 175 170 40 395	7. 105 460 XXX 1155 170 30 4. 790 395 XXX 120 395 245 230 200 1, 030 10 335 655 XXX 225 335	26.305 2,200 70 745 265 85 19,150 195 115 115 620 265 8,915 110 940 1,505 3,815 110 940 1,505 3,815 110 940 1,505 845 845 845
1149 (1151-1158) 27 1152 28 1153 29 1154 30 1155 31 1156 32 1157 33 1158 34 Assigné(3) 35 117 36 1171 37 1174 39 1175 40 1175 41 1179 40 1175 41 1179 42 Assigné(3) 43 Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences	10 265 240 -	5 35 15	180 5 30 - 25 80 40 55 805 590 20 30 5 5 5 40	715 20 70 25 25 165 250 155 170 4,165 3,580 95 30 30 45	350 15 45 20 95 130 20 65 460 290 25 10 -	1,555 145 255 170 50 400 360 1,75 380 1,930 1,035 85 85 30 -	11.940 420 915 305 880 1.040 4.905 3.430 1.775 32.085 18.735 510 4.570 1.325 390 5.430 1.125	11, 805 825 1, 410 385 1, 280 2, 050 2, 700 3, 065 3, 145 44, 775 24, 025 1, 370 4, 270 3, 730 2, 335 7, 805 1, 235	36.2 35.1 35.7 36.5 36.5 36.9 35.9 35.4 33.1 33.3 33.6 33.4 33.1 33.3 35.0 33.6 33.6	40.2 40.7 41.2 41.4 41.4 37.1 39.5 41.5 42.0 37.8 37.0 37.7 37.9 40.4 40.0	120 	345 255 55 100 5 40 365 1.180 300 455 50 45 160 75	990 400 200 85 80 425 235 230 1, 175 10 155 75 20 285 130	1,765 110 230 65 145 260 425 490 545 4,950 2,610 135 500 340 340 340 340 340 340 340 340 340
naturelles, du génie et des mathématiques 44 211 45 2112 47 2113 48 2117 49 2119 Assigné(3) 51 213 52 2131 53 2133 54	20 	15	280 5 5 XXX XXX - XXX - 35 20	3, 135 130 30 20 25 10 40 - 145 95 30	115 	1,905 55 15 5 10 10 10 - 50 35	21, 130 2, 295 520 XXX XXX 1, 520 XXX 95 2, 875 440 725	80.785 7.110 1,660 640 240 3.890 270 215 5.895 1,420 1.265	28.8 28.8 30.6 XXX XXX 28.3 XXX 23.6 29.4 32.0 31.4		30 10 ***** **** **** 10 5	705 85 45 10 - 15 5 50 35	330 20 5 XXX XXX 15 XXX - 65 5	5,075 475 170 40 20 185 30 20 365 120 90

Table 1. (continued)

	Occupation	Tota	11	15-24 15-24		25-34 y 25-34		35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 0 11 12 13 13 14 15 16 17 7 18 8 9 20 21 22 23 22 23 22 23 22 28 25 5 26 6 27 28	Assigned (3) 214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2151 2153 2155 2157 2159 Assigned (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2165 2169 Assigned (3) 2181 2181	2.340 745 155 26,885 2,225 665 5,555 5,580 2,805 3,750 485 420 935 685 2,830 640 25,785 1,120 3,325 6,860 390 12,975 430 685 19,770 955 18,160 465	1.215 435 70 2.405 495 XXX 255 395 395 515 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	755 205 15 1.535 55 35 235 395 140 280 25 55 40 65 120 70 4,905 30 670 1,325 1,50 2,435 135 155 4,330 4,330 125 3,995 140	545 105 25 470 85 XXX 40 105 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	935 240 75 11,065 905 280 2,080 2,490 1,135 1,530 220 170 340 245 1,295 250 10,410 400 1,205 2,850 105 400 105 8,915 185	450 205 35 1,250 270 XXX 175 185 270 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	435 190 35 7,110 585 205 1,435 1,585 800 900 140 90 260 255 630 135 6,275 355 910 1,465 910 1,465 910 1,465 910 1,465 910 1,465 910 1,465 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910	170 55 5 420 85 XXX 25 65 85 XXX XXX XXX XXX XXX 15 345 XXX 180 XXX 115 XXX 180 XXX 115 345 XXX 180 XXX 115 345 XXX 180 XXX 180 XXX 115 XXX 180 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	120 55 10 4.185 385 80 1.130 60 85 135 60 430 85 2.730 330 740 40 1.270 70 60 1.090 975 30	45 55 10 200 40 40 XXX 10 30 85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
29 30 31 32 33 34 43 55 40 44 45 46 46 47 47 48 49 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	231 2313 2313 2315 2319 Assigned (3) 233 2331 2333 2339 Assigned (3) 2344 2341 2343 2349 Assigned (3) 235 2351 2353 2359 Assigned (3) 2359 Assigned (3) 2359 Assigned (3) 2399	25,730 5,675 2,925 370 1,520 680 7,910 2,845 4,390 415 260 9,215 445 7,910 715 150 1,885 1,035 350 310 65 1,055 865 10	30.980 4,515 1,230 2,115 715 105 15,640 6,205 8,155 670 615 3,840 1,010 85 6,110 3,325 1,360 980 230 880 30	3, 105 495 170 45 50 220 15 1,905 1,620 75 85 390 150 10 270 40 40 40 25	6,120 545 100 25 135 260 2,960 195 120 680 XXX 285 365 30 960 140 700 15 60	8,980 2,270 1,230 160 535 250 95 2,825 1,010 1,555 175 80 3,085 - 2,820 225 40 590 375 95 90 15 210	12,590 2,215 770 200 965 245 30 5,585 2,675 2,495 245 165 2,000 XXX 1,610 350 45 2,465 1,425 730 155 65 3335 260	8,140 1,965 965 110 725 115 55 1,965 1,100 740 80 35 3,180 2,935 170 40 535 295 125 45 10 495 385	7,315 1,290 240 70 775 165 40 3,455 1,925 1,280 135 115 890 XXX 665 200 15 1,360 300 70 30 325 265 15	3,175 535 365 165 50 10 740 390 305 35 5 1,335 170 1,050 100 200 220 220 145 55 10	2.775 295 70 25 165 25 10 1.570 40 70 150 XXX 95 45 465 80 20 20 25 10
54 55 56 57 58	251 2511 2513	5,515 5,515 3,640 425 800	2,775 2,775 260 1,095 365	135 135 20 15 60	80 80 10 5	595 600 410 20 110	140 145 40 15 70	825 825 600 30 125	200 205 60 50 40	1, 185 1, 185 840 65 185	470 470 65 215 60

Tableau 1. (suite)

	Age g	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	avai!leur:	s			
	4 years - 64 ans	65 yea ov 65 ar pl	er - 1s et	â	dian ge ge dian	Paid worke  Employ  Employ	yees	Self-en incorpo Travai autor constit	aployed orated lleurs nomes	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non tués en	Unpaid work Travai famil non rém	lleurs	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
80 65 10 2,540 225 65 593 355 260 395 45 15 155 285 60 1,355 100 1,355 15 30 345 55 545 15 100 185 55 15 15 15 100 100 100 100 100 100 10	20 50 10 XXX 5 5 15 XXX XXX XXX XXX XXX	10 -5 445 80 55 55 55 45 10 10 10 15 55 20 45 - - - 15 55	15 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	28.9 31.6 32.6 32.6 35.7 37.2 35.3 37.7 34.1 35.3 33.8 37.9 34.5 33.8 32.2 38.2 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3	25.9 30.1 27.8 30.5 30.5 29.3 30.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 2	2,325 735 150 24,175 1,380 4,995 5,335 2,665 3,585 480 390 895 625 2,365 560 24,800 940 3,090 6,605 360 12,700 425 680 18,805 925 17,260 430	1.205 430 75 2.220 400 xxx 235 500 xxx xxx xxx xxx xxx 1.380 xxx 1.380 xxx 500 2.790 xxx 1.380 1.380 xxx 1.380 1.380 xxx 1.380 1.380 xxx 1.380 xxx 1.380 xxx 1.380 xxx 1.380 xxx 1.380 xxx 1.380 xxx 1.300 xxx 1.300 xxx 1.300 xxx 1.300 xxx 1.300 xxx 1.300 xxx	1.080 125 5 5 350 135 60 105 25 20 25 335 70 60 90 90 90 5 5 5 5 5 5 25 20 105 25 25 25 25 25 25 20 105 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	45 - XXX 15 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5 10 10 1. 6335 745 15 210 105 80 0 65 65 110 100 180 155 20 175 5 5 5 5 70 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	55 55 135 95 XXX 200 100 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5	100 5	Québec † (suite)  2135 2139 Assigné(3) 214/2/15 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2151 2153 2155 2157 2159 Assigné(3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2169 Assigné(3) 218 2181 2183 Assigné(3) 218 2181 2183 Assigné(3) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 1 22 3 22 4 25 6 27 28
1.785 2655 180 10 455 25 405 185 1555 25 400 845 160 6155 50 100 205 130 40 10 5 5 5	55 - 490 355 65 10 40 40 40	545 40 15 5 15 15 25 10 370 85 250 15 25 55 35 	345 	35.5 34.8 35.5 34.8 35.1 33.6 9 22.3 32.3 31.8 37.0 28.2 32.3 37.0 37.6 33.7 40.5 33.7 40.5 34.1 40.1 40.1 40.2	31.9 32.2 31.1 31.8 34.1 31.6 35.1 35.1 35.2 35.2 36.4 30.7 7 XXX 36.4 30.7 28.5 28.4 36.2 31.8 46.2 35.8 46.2 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5	19,970 5,165 2,685 345 1,335 640 165 7,785 2,820 4,315 390 265 4,190 265 4,190 1,790 1,010 285 300 65 1,040 850	29, 335 4, 085 1, 200 675 105 15, 360 6, 125 7, 975 660 5, 125 2, 965 xxx 1, 830 1, 005 6, 125 1, 355 1, 355 1, 355 980 230 840 665	525 195 110 10 40 25 5 5 20 	125 40 5 - 20 10 5 - 45 XXX 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5.230 320 135 20 140 15 5 5 90 25 55 10 4.725 4.650 40 30 90 25 60 55 55	1, 495 390 20 300 35 5 5 240 65 5 830 XXX 815 5 10 10 10 10	55	25 	sociales et domaines connexes 231 2311 2313 2315 2315 2339 Assigné (3) 234 2341 2343 2349 Assigné (3) 235 2359 Assigné (3) 239 2391 Assigné (3) 239 2391 Assigné (3) 6rand groupe 25 - Membres du	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53
1,540 1,540 1,080 95 205	910 50 420	1,235 1,230 690 195	380	54.6 53.9 62.4	59.9 59.9 46.7 60.6 53.4	5.325 5,325 3,510 405 775	2,595 2,595 255 1.000 340	85 85 45 20	80 80 - 35	105 105 80 -	95 95 - 55 25	-	-	clergé et assimilés 251 2511 2513 2519	54 55 56 57 58

Table 1. (continued)

-											
						Α(	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 ) 15-24	1	25-34 y 25-34		35-44 <sub>)</sub> 35-44	1	45-54 - 45-54	
No.		M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1	Quebec † (continued)  Assigned (3) Major group 27 -	650	1,060	35	35	55	20	65	55	95	125
22 33 44 55 77 88 99 100 111 122 133 144 155 177 18	Teeching and related occupations 271 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2795 2797 2799	57,550 9,710 7,675 1,805 225 29,570 7,225 19,460 2,110 765 18,280 8,260 1,185 2,975 2,210 3,110 470	89,610 4,870 3,255 1,450 165 64,980 39,090 18,450 4,925 2,520 19,755 5,740 2,985 6,275 1,255 2,645 685	2.720 915 335 540 40 760 270 290 160 40 1.045 260 95 310 155 190	7,650 825 315 490 30 4,345 2,980 670 550 145 2,475 260 425 1,245 1,75 300 60	13,720 2,310 1,590 665 55 5,545 1,965 2,810 190 5,870 2,105 495 1,545 750 805	23,365 1,680 1,055 575 50 14,190 8,025 3,500 1,175 490 7,490 1,945 1,000 3,125 480 730	24, 855 3, 125 2, 735 340 50 14, 290 3, 405 9, 940 235 7, 440 4, 000 250 960 720 1, 295 170	36, 345 1, 385 1, 125 230 25 28, 960 17, 600 8, 865 1, 800 685 5, 000 2, 420 690 1, 230 370 940 240	11, 780 2, 205 1, 985 1,70 55 6, 935 1, 300 5, 090 380 165 2, 635 1, 365 1, 365 1, 365 1, 365 1, 365 1, 40	16,360 695 570 100 25 13,120 7,660 4,085 430 2,545 815 510 160 465 70
159 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	medicine and health 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3115 3117 3119 Assigned (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3137 3138 3139 Assigned (3) 315/316 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3151 3152 3158 3151 3152 3158 3151 3152 3158 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3151 3152 3158 3152 3158 3158 3152 3158 3158 3152 3158 3158 3152 3158 3158 3152 3158 3158 3158 3158 3158 3158 3158 3158	41, 310 14, 130 9, 795 2, 125 685 505 740 285 18, 475 745 3, 970 395 1, 260 9, 415 755 XXX 1, 225 510 8, 695 2, 070 XXX 595 475 470 2, 100 9, 250 1, 015 210	120, 305 5, 005 2, 975 470 375 XXX 1, 005 8, 380 93, 380 21, 785 2, 820 925 3, 105 21, 915 3, 105 21, 915 1, 940 380 300 1, 940 380 300 1, 955 5, 695 5, 585 4, 360 4, 360 4, 360 4, 360 5, 328 4, 360 5, 328 4, 360 5, 328 4, 360 5, 328 4, 360 5, 328 5, 328	5, 265 450 280 50 55 15 10 3, 875 95 165 2, 365 165 2, 365 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 945 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140	17,300 625 250 85 135 XXX 130 5 12,110 190 5,170 XXX 1,555 3,710 595 230 175 435 4.565 240 60 90 265 1,110 XXX 1,405 1,405 1,80	14, 160 3, 935 2, 665 655 655 155 175 45 7, 245 7, 245 3, 725 3,	43,625 2,370 1,545 255 200 xxx 290 31,455 1,575 17,735 xxx 3,995 5,115 1,340 475 290 800 9,805 1,010 575 260 2,915 xxx 2,180 2	10,585 3,940 2,675 610 235 110 280 30 4,350 330 1,375 75 445 1,630 1,70 XXX 175 95 2,295 500 XXX 125 180 140 600 230 XXX 85 70 70 260	35.100 1.265 725 85 35 XXX 350 28.985 2.000 15.225 XXX 4.210 5.840 195 700 4.855 500 285 40 1,860 XXX 480 XXX 50 825 115	5,660 2,740 1,920 425 80 110 140 65 1,685 1,685 70 0,00 885 70 0,00 35 1,230 360 0,00 35 1,230 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	15,950 445 260 45
51 5 5 5 5	331 3311 3313 4 3314	35,955 12,435 1,345 4,000 3,950 2,505	23,025 8,465 1,140 3,890 2,455 505	7.835 1,900 115 685 640 335	6,015 1,975 145 890 650 130	12,635 4,485 335 1,410 1,645 925	8,915 3,505 3,505 1,470 1,300 180	8,595 3,165 420 955 910 740	4,715 1,605 270 780 395 110	3,910 1,625 265 545 450 275	1, 970 760 170 450 55 30

Tableau 1. (suite)

	Age g	roup - Gre	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	vailleur	s			
	years - 4 ans	65 yea ov 65 ar pl	er - ns et	â	lian ge - ge lian	Paid works Employ		Self-er incorp Travai autor constii	nployed orated lieurs nomes	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	lleurs nes non	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F		No
155	290	240	535	59.1	**	635	1,000	15	40	5	15	-	-	Québec † (suite) Assigné(3) Grand groupe 27 -	1
3,910 995 890 80 20 1,820 275 1,230 225 85 1,105 465 145 40 210 200 45	5,060 235 1770 40 25 3,825 1,710 1,255 390 470 1,000 280 255 150 60	565 165 140 20 5 220 10 105 55 185 65 40 10 15 35	835 50 300 10 10 545 110 75 70 300 240 15 100 10 300 70	39.5 39.7 41.5 30.0 37.9 40.4 38.5 41.2 38.9 41.2 37.5 38.9 34.7 32.2 37.3 38.8 36.8	38.3 34.1 36.9 28.6 36.5 39.3 38.8 40.2 38.6 43.6 34.4 37.3 35.5 30.5 34.0 37.6 39.0	56,840 9,705 7,675 1,805 220 29,460 7,210 19,430 2,065 755 17,670 8,230 2,950 1,975 3,060 445	88.070 4.875 3.255 1.450 38.790 38.790 18.430 4.885 2.480 2.220 6.215 1.155 2.540	180 	160 - - - 45 20 5 10 110 - - - - - - - - - - - - - - - -	535 - - - - 80 15 15 40 15 455 215 30 135 35 15	1,340 		45   10 5  30  5 5 5	Enseignants et personnel essimilé 271 2719 Assigné (3) 273 2731 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2795 2797 2799 Assigné (3)	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.355 2.120 1.545 300 65 85 60 70 1.215 40 70 35 XXX 40 100 1,020 395 XXX 45 55 50 1330 156 0 XXX 45 65 155	7,535 280 175 287 10 6,450 420 2,515 XXX 410 2,455 810 80 50 0 15 35 190 XXX 80 XXX 40 305 40	1,275 940 725 855 20 30 30 25 60 105 5 15 5 - 45 - 230 60 XXX 45 30 XXX 45 30 5 - 20	790 25 10	35.7 41.3 41.9 40.4 36.8 42.1 38.0 42.1 38.0 33.5 33.5 34.5 33.8 31.9 29.0 34.9 40.1 37.6 33.8 33.8 33.8 33.8 33.5 33.8 33.8 33.8	34.3 32.4 32.5 30.3 27.1 35.6 39.0 30.6 23.6 39.0 30.6 30.6 30.0 30.6 30.6 30.0 30.6 30.0 30.6 30.0 30.0	29, 335 4, 995 3, 815 270 50 415 150 700 3, 930 3, 385 1, 255 9, 315 680 00, 215 1, 275 1, 27	115,950 3,000 1,690 270 270 270 65 92,595 5,255 46,495 XXX 11,525 21,550 2,625 3,050 21,355 1,840 1,185 1,255 5,255 5,255 6,255 6,255 1,255 21,550 21,355 1,255 5,240 5,	1.915 1.120 595 285 105 40 100 20 20 55 50 40 100 20 20 55 50 40 100 20 20 55 55 50 685 300 XXXX 155 70 00 95 XXXX 10 10 95 XXXX	425 180 130 20 15 XXX 20 - 110 20 20 XXX 10 20 25 120 25 120 25 120 25 120 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	10, 045 8, 000 5, 375 1, 545 10, 415 265 20 30 30 30 30 -1 10 80 75 XXX 25 10 10 11, 790 495 XXX 335 100 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	2.835 1,800 1.145 245 85 XXX 280 100 620 35 175 XXX 200 185 165 10 15 20 410 155 160 30 30 30 30 410 155 155 160 30 30 410 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	15 10 10 10 	100 15 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3111 3113 3115 3117 3119 Assigné (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3137 3138 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3156 3157 3158 3159 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines ertistique et	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 33 40 40 41 42 43 44 44 45 47 48 49
2,425 1,060 165 345 275 205	1.170 540 145 260 45 45	555 195 45 60 35 25	5	32.5 34.1 39.9 33.8 32.6 34.4	30.7 31.0 35.8 31.7 28.9 31.1	28,270 8,415 385 3,290 2,775 1,525	19,130 6,420 445 3,225 1,985 360	1,670 840 85 280 225 225	665 365 45 200 65 25	5,935 3,125 855 435 945 740	3,150 1,630 645 445 395 105	75 50 20 - 15 10	85 50 5 15 10 5	littéraire et personnel assimilé 331 3311 3313 3314 3315	50 51 52 53 54 55

Table 1. (continued)

						A	ge group - G	oupe d'âge			
	Occupation	Tot	81	15-24 - 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	•
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Quebec † (continued)										
1 23 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 17 18 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	3330 3332 3335 3337 Assigned (3) 335 3351 3355 Assigned (3) 336/337 3360 3370 3371 3375	390 8,830 2,710 2,210 670 1,135 1,315 225 6,425 4,940 1,275 165 8,265 700 3,580 310 2,350 766 330	305 4, 115 1, 450 470 470 425 490 160 6, 225 3, 850 2, 185 135 250 3, 065 XXX 470 XXX 165	75 1,695 470 120 370 300 95 640 505 100 20 3,605 210 1,350 215 1,230 250 200	95 865 120 185 115 120 155 725 725 480 210 20 2, 450 110 1, 765 XXX 315 XXX 125	100 3, 445 1, 010 270 435 505 55 2, 370 1, 940 345 70 2, 330 190 1, 225 40 540 220 55	95 1,675 500 320 245 180 185 40 2,665 1,515 990 45 1,075 70 820 XXX 65 XXX 30	90 2,150 440 150 205 275 40 2,040 1,435 540 45 1,230 115 725 15 220 105 25	35 940 500 145 65 95 70 50 1,735 1,085 605 30 430 35 345 XXX 5	45 935 380 185 55 85 150 30 745 600 120 10 110 180 195 25	30 340 140 85 25 20 40 15 705 470 220 10 160 15 75 XXX 45
2 C C 2 T T 2 E E 2 C 2 C 2 T T 2 E E 2 C 2 C 2 T T 2 E E 2 C 2 C 2 T T 2 E E 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2	411 4110 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigned (3) 414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4153 4155 4157 4159 Assigned (3) 416 16 17 4170 4171 4172 4173 4175 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4179 Assigned (3) 4190 4191	133, 085 2, 235 XXX 1, 875 255 70 30, 850 1, 110 17, 955 8, 095 1, 935 380 350 1, 020 6, 165 515 680 4, 780 1, 185 1, 620 19, 140 18, 995 2, 5775 1, 620 19, 140 18, 995 1, 533 310 1, 785 1, 533 310 1, 785 1, 533 310 1, 785 1, 533 310 1, 785 1, 533 5, 530 310 1, 785 1, 533 5, 530 3, 033 1, 103 3, 033 5, 590 4, 455 1, 085 2, 845 1, 405 2, 845 1, 405 2, 845 1, 1085 2, 845 2,	437, 875 146, 345 645 134, 865 6, 325 4, 515 153, 080 3, 240 66, 165 10, 975 925 765 4, 841 19, 525 17, 070 635 511, 340 465 880 4, 890 6, 890 4, 894 6, 890	35, 885 455 XXX 400 45 10 10.350 85 4,230 110 85 425 1,590 1,480 30 30 13,220 250 340 6,725 5,045 5,460 640 640 640 640 640 640 640	110,605 28,860 55 26,085 1,635 1,090 47,480 420 13,870 24,045 240 150 1,810 5,480 50 350 4,875 205 1,810 1,75 1,25	41,860 5,45 XXX 465 20 9,035 360 5,540 1,800 830 165 195 2,610 220 290 2,030 70 13,805 925 520 5,700 6,040 1,85 65 375 65 375 65 375 545 XXX 20 7,035 2,260 1,465 390 310 370 560 145	154,100 54,150 210 50,180 2,440 1,320 51,820 1,335 23,190 15,585 375 380 1,240 7,895 205 7,000 240 3,850 1,95 1,360 1,715 1,360 1,715 1,755 1,360 1,715 1,725 205 7,000 2,140 1,725 205 7,000 2,140 1,725 205 7,000 2,140 1,725 205 7,000 2,140 1,725 205 7,055 205 7,655 205 2,500 135 360 400 21,985 480 805 295	26, 220 465 XXX 380 45 20 5, 075 350 3, 525 355 135 1195 210 150 790 8, 330 620 3, 845 125 300 300 3, 845 125 30 300 340 245 XXX 15 5, 345 400 505 2, 215 1, 215 2, 375 2, 300 330 445 105	95,910 37,625 205 35,015 1,340 1,070 29,975 890 10,440 2,180 140 125 845 165 165 125 2,205 105 160 745 955 XXX 135 50 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 110 25 8,560 1,175 995 1,100 300 12,385 330 330	15,575 380 XXX 290 65 10 3,325 10 2,370 125 30 110 430 65 35 300 30 30 5,180 450 210 2,040 2,100 2,75 20 275 25 95 XXX 10 2,890 285 3,175 545 1355 3,250 155 240 70	48,675 16,350 130 15,200 460 15,630 425 8,535 5,140 845 120 70 500 1,490 75 160 1,225 35 1,415 50 120 445 560 8XXX 150 70 585 470 585 585 585 585 585 585 585 585 585 58

Tableau 1. (suite)

-	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	В			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur	5			T-
55-64	years	65 yea			lian ge	Paid worke	rs - Trava	Self-en	ployed	Self-en unincor	aployed porated		family		
55-6	- 4 ans	65 ar pl		δı	ge lian	Employ Employ		incorpor	lieurs nomes ués en	Travai autonom constit corpor	nes non tués en	fami	lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N.o.
														Québec † (suite)	
50 525 250 80 50 35 85 425 300 115 15 410 80 80 80 10	25 220 90 60 10 10 40 5 325 20 85 5 25 5 0 XXX 5	30 80 20 20 30 10 - 5 5 55 150 755 156 200 100 110	20 70 40 5 - - 25 57 70 35 25 10 15 - 15 XXX 5	36.2 32.4 37.0 30.7 32.6 29.1 31.6 28.3 35.5 34.6 38.0 33.5.8 31.8 28.1 21.6 24.1 30.3 22.7	30.1 31.6 34.6 31.7 29.3 38.0 33.5 33.4 34.2 23.1 26.8 23.2 21.9 21.2	285 6,990 2,170 1,475 505 1,105 1,150 5,085 3,920 1,000 1,25 7,785 580 3,305 2,340 7,15 310	235 3,570 1,325 585 400 420 425 155 5,110 3,210 1,730 1,730 2,35 2,895 2,895 2,895 2,895 2,895	20 415 255 80 30 10 15 - 300 250 40 0 35 60 - 10 5	30 85 30 30 30 10 - - 170 110 45 5 5 5 5 30 15 30 XXX - XXX 5	90 1, 400 275 655 135 20 145 25 1,050 770 230 36 80 210 5 355	30 450 90 215 55 55 45 45 405 15 135 135 XXX XXX	20 5 10 - - 5 - - 5 - - - -	100 200 55 	Assigné (3) 333 3330 3332 3332 3337 3339 Assigné (3) 335 3351 3355 Assigné (3) 336/337 3360 3370 3371 3375 Assigné (3) Grand groupe 41 - Employés de bureau et traveilleurs	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
11, 630 315 XXX 275 35 10 2, 410 105 1, 795 290 80 10 205 110 205 5 175 5 4, 105 285 185 1, 520 1, 850 70 45 150 140 95 XXX 2, 035 275 600 450 600 360 85 65 2, 420 130	25.080 8,210 7,545 295 330 7,170 1,780 30 340 600 30 45 505 505 507 30 30 45 505 507 30 30 45 505 507 30 30 45 505 30 30 45 505 30 30 45 505 30 30 45 505 30 30 45 505 30 30 45 505 30 30 45 505 30 30 45 505 30 30 45 505 506 30 30 45 505 506 507 507 507 508 509 509 509 509 509 509 509 509	1.915 75 XXX 60 10 - 640 355 505 40 20 - 45 30 55 15 10 - 315 20 315 10 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	3,505 1,145 	34.5 40.3 30.4 38.0 34.7 31.5 30.8 31.2 33.9 33.0 37.7 36.1	31.5 32.7 30.8 32.7 30.3 32.6 32.8 32.8 30.7 30.4 30.1 32.8 31.5 29.5 31.0 32.8 31.5 32.8 31.5 32.8 31.5 32.8 31.5 32.8 31.5 32.8 31.5 32.8 31.0 33.4 33.4 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6	130,215 2,145 XXX 1,800 245 70 29,685 70 380 350 1,005 6,065 490 670 2,535 1,605 530 310 1,770 1,940 1,535 XXX 90 20,770 1,940 1,535 XXX 90 20,770 1,040 2,995 6,435 4,445 1,070 2,995 6,435 4,445 1,070 2,995 6,435 4,445 1,070 2,995 6,435 4,445 1,070 2,995 6,435 4,445 1,070 2,995 6,435 4,445 1,070 2,995 6,435 4,445 1,070 2,740 1,315 7,730 24,890 975 1,470 425	429, 375 144, 090 555 132, 870 6, 230 4, 430 148, 525 2, 900 62, 730 65, 595 10, 965 915 740 4, 675 19, 375 11, 280 4, 870 3, 860 4, 860 8775 3, 860 4, 870 25, 240 7, 270 25, 240 8, 090 1, 240 1, 755 58, 830 1, 240 1, 755	1, 130 50 XXX 40 10 490 70 385 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2, 470 915 600 815 5 355 1900 755 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1,595 25 XXX 25 - 570 60 450 30 15 - 10 50 50 50 60 60 60 60 15 51 10 10 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	2,305 595 80 465 80 255 1,085 110 6 70 70 10 20 20 20 5 5 5 5 15 70 10 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7	150 5 XXX 5 - - - - - - - - - - - - -	3.725 745 710 55 2.440 1.855 465 1.855 465 15 5 300 20 XXXX 20 10 10 10 21 20 20 50 50 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	travalleurs assimilés 411 4110 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigné (3) 414 4140 4141 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4155 4157 4159 Assigné (3) 416 4161 4169 Assigné (3) 417 417 4172 4173 4175 4179 Assigné (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4179 Assigné (3) 419	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 40 41 42 43 44 45 55 56 57 58 59 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Table 1. (continued)

						Д	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Quebec † (continued)										
1 2 3 4 5	4193 4194 4195 4197 4199 Assigned (3)	2,100 805 XXX 11,810 6,835 895	4,020 1,280 585 38,870 9,130 2,060	205 300 XXX 2,405 2,440 285	870 415 60 8,055 3,270 545	605 270 XXX 3,880 2,040 195	1,590 415 320 14,820 2,650 615	635 105 XXX 2,505 1,150 135	860 195 115 8,230 1,730 405	360 45 XXX 1.610 635 110	470 155 60 4,580 945 185
77 8 9 9 9 0 10 111 122 133 14 4 155 16 177 18 8 19 20 20 22 23 32 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32	5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5177 Assigned (3) 519 5190 5191 5193 5193	163,950 128,765 17,310 3,005 19,195 74,790 2,480 1,390 5,480 810 4,300 24,775 2,930 11,310 5,540 2,015 1,065 635 605 670 1,925 6,085 1,415 310	108.090 93.235 6.655 345 3.500 76.290 1.435 XXX 690 840 3.280 11,985 895 4.845 3.835 625 755 275 455 290 2.875 XXX 1.175 250 1.285 75	35, 685 32, 450 800 275 1,380 23,095 455 910 3,685 315 1,530 1,500 100 735 300 110 125 30 40 1,740 85 145 1,110 310	31,985 29,790 535 70 480 26,435 XXX 300 380 1,215 1,525 135 810 110 120 185 45 20 665 XXX 155 75	44,840 34,755 4,080 1,145 6,260 20,470 535 180 890 245 945 6,830 705 3,290 1,315 580 370 220 225 130 3,250 1,40 695 1,930 410 75	25,360 20,145 1,720 160 1,570 15,450 360 XXX 165 205 485 4,360 320 2,310 810 235 295 120 165 95 860 XXX 475 60 295 15	36,890 27,285 5,485 740 5,780 13,450 565 135 365 130 645 7,090 915 3,315 1,590 510 275 180 135 170 275 180 135 170 275 180 135 170 275 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	21,760 17,890 2,015 85 975 13,740 385 XXX 120 125 420 3,255 220 1,040 1,415 160 180 70 105 65 615 XXX 265 10	25, 465 18, 855 4, 155 505 3, 460 9, 355 530 105 280 45 420 4, 880 650 2, 180 11, 160 390 110 1, 725 1, 305 1, 305 2, 35 1, 305 2, 35	17,755 15,365 1,405 25 320 12,605 310 XXX 85 75 515 1,930 155 465 1,070 65 70 35 45 30 460 XXX 180 45
33334 36336 3934 4044 4544 4555 5555 5555 5565 5566	6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 6135 6135 6139 Assigned (3) 614 14 6141	190, 035 57, 140 4, 230 14, 820 1, 080 20, 235 1, 910 9, 870 1, 900 3, 100 56, 445 6, 885 28, 555 4, 780 11, 280 2, 595 2, 340 2, 775 1, 375 515 380 375 1, 255 8, 780 635 1, 235 4, 795 390	181,890 10,630 XXX 685 XXX 6,525 2800 1,180 1,180 1,180 6,10 90,485 3,745 23,960 8,575 44,440 6,130 3,635 5,10 950 4,130 XXX XXX 280 44,545 XXX 280 44,545 XXX 280 44,545	56, 480 11, 680 280 850 130 4, 055 405 760 760 1, 255 23, 040 705 12, 305 1, 735 6, 000 1, 160 1, 135 95 205 145 125 20 1, 255 20 1, 255 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	58.355 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.9	47,705 15,185 1,150 4,275 605 3,270 550 14,535 1,760 14,535 1,760 695 430 655 225 175 90 145 151 2,135 140 290 1,085 115	44, 045 2, 155 XXX 285 XXX 1, 090 100 425 115 75 23, 935 925 5, 350 3, 355 11, 805 1, 810 690 975 XXX XXX XXX 55 10, 800 XXX XXX 1, 640 5, 440 145	36, 230 14, 490 1, 440 6, 510 585 1, 745 250 8, 990 2, 010 4, 200 770 1, 305 380 320 455 300 60 50 25 20 2, 505 90 2, 700 1, 710 1, 710	35, 745 2, 145 2, 145 2, 145 3, 1, 625 50 155 65 90 16, 980 1, 135 4, 980 1, 235 7, 675 1, 380 570 1, 250 225 970 3, 755 40 8, 075 3, 755 3, 755 3, 755 5, 755	26,820 8,630 1,095 2,500 2,500 195 370 6,385 1,530 3,160 485 745 220 230 520 375 35 150 40 15 150 200 870 200	26,750 2,045 XXX 55 XXX 1,740 20 70 45 70 12,095 810 4,870 4,810 980 535 1,205 240 875 XXX XXX 75 4,630 XXX XXX 1,800 1,135 35

Tableau 1. (suite)

				vailleurs	ie de tra	- Catégor	of worker	Class			e	oupe d'âg	oup - Gr	Age gi	
	Profession	lieurs liaux	Unpaid work Travai famil non rém	lleurs les non ués en	Self-emunincor Travai autonom constit	aployed orated lieurs nomes	Self-en incorp Travai autor constit		Paid works Emplo	tian ge - ge tian	â	rs and er -ns et us	65 as	years 4 ens	
No		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
1 2 3 4 5 5	Québec † (suite)  4193 4194 4195 4197 4199 Assigné(3) Grand groupe 51 - Travailleurs spécialisés	210 20 25	5 XXX - 5 -	20 - - 130 65 5	30 - XXX 50 230 10	120 	75 5 XXX 150 50	3,875 1,280 585 38,345 9,035 2,025	1,990 800 XXX 11,605 6,555 875	31.7 29.9 31.8 32.2 29.4 32.4	38.2 28.3 XXX 33.5 29.3 32.8	55 10 5 360 45 95	40 15 XXX 200 105 80	170 90 30 2,820 495 220	250 65 XXX 1,205 465 90
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -	dans la vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigné (3) 519 5190 5191 5193 5199 Assigné (3) Grand groupe 61 1 ravail leurs spécial isés	1,120 1,080 105 - 840 15 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	385 330 40  245 5  15 5  - - - - - - - - - - - - -	6,635 6,140 1,900 1,900 1,50 3,790 3,790 3,00 2,00 3,00 3,00 8,50 5,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1	17,590 13,835 4,480 100 580 7,460 7,460 325 155 50 120 2,070 770 770 495 405 60 20 30 45 1,690 200 30 25	3,100 2,790 1,920 5,55 710 45,5 20 245 85,30 30 55 25 10 10 15 60 85 20 24,5 20 20 24,5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	13, 940 11, 390 7, 385 205 605 507 170 40 40 5 100 2, 115 790 620 355 180 60 10 355 440 275 75 75 10	97, 235 83, 220 2, 735 330 3,405 70,945 1,065 3,165 3,165 11,340 4,720 3,620 550 705 265 430 265 2,670 1,160 7,5	132,030 103,215 5,400 2,695 18,010 64,250 1,745 1,030 5,265 755 4,065 20,590 1,905 4,685 1,435 1,435 5,70 8,225 1,935 1,435 1,	33.2 39.8 30.9 32.6 37.7 27.3 25.4 27.3 31.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32	34.9 41.4 35.6 37.9 37.9 38.0 22.2 21.9 28.0 40.2 41.7 39.4 40.8 35.8 40.8 35.8 40.8 35.4 39.8 38.4 39.8 38.4 39.8	1,780 1,555 175 175 30 1,070 255 XXX - 250 170 15 20 00 75 10 30 50 XXX 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	4, 230 2, 995 515 5380 1, 555 95 40 20 335 1, 090 170 365 215 175 40 10 115 105 145 105 303 105 303 303 303 303 303 303 303 303 303 3	9,450 8,485 795 5 130 6,990 120 XXX 15 55 370 740 45 190 360 360 30 225 55 50 225 XXX 75 25 100 20	16, 845 12, 425 2, 265 2, 265 3, 380 1, 945 6, 870 3, 15 55 420 3, 380 955 1, 430 955 100 70 80 110 1, 040 100 225 530 155 20
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 56 60	dans les services 611 6112 6113 6115 6115 6115 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 6130 6133 6135 6139 Assigné (3) 614 6141 6142 6143 6144	955 10 XXX 5 5 420 15 200 15 130 40 0 25 35 10 10 XXX XXX XXX 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	190 10 	9,365 10 XXX XXX 	7, 295 85 5 - 75 - - - - - - - - - - - - - - - -	1,740 5 XXX 	4,040 55 5 40 - 5 5 5 2,495 5 280 265 75 280 265 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	169,825 10,605 XXX 690 XXX 6,525 275 1,180 605 87,345 1,790 23,105 8,560 44,310 6,065 3,515 5,175 645 4,115 XXX XXX 270 36,730 XXX 8,145 13,875 515	178,505 56,985 4,220 14,820 965 20,225 1,910 9,865 1,890 3,085 50,735 2,680 27,205 4,775 11,260 2,580 2,225 2,070 7,15 515 380 370 85 5,760 490 1,140 2,215 370	31.9 35.3 xxx 28.5 27.2 20.8 27.2 20.8 36.1 30.4 38.8 36.1 27.2 27.3 36.4 42.7 36.4 45.8 29.8 27.2 27.3 26.3 25.8	25.3 37.8 46.3 27.7 29.7 29.1 48.4 36.8 46.9 34.7 38.9		2,995 1,245 5 25 40 905 10 10 260 285 100 45 5 35 35 15 65 45 5 105 105 105 105 105 105 105 105 105	15,070 1,200 1,200 1,200 1,200 40 40 20 45 5,805 375 2,720 1,595 675 3335 615 165 400 2,200 2,200 2,41 400 2,41 400 2,41 400 2,41 400 2,41 400 45 45	19,805 5,925 90 4,190 90 4,190 3,215 310 3,215 285 135 285 130 450 320 45 320 45 320 45 320 45 320 45 320 45 320 45 320 45 320 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Table 1. (continued)

						ı	Age group - G	roupe d'âge			
	Decupation	Tota	il	15-24 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	f	М	F
	Quebec † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6162 6165 6169 Assigned (3) 619 6190 6191 6193 6198 6199 Assigned (3) Major group 71 - Farming, horticultural	645 XXX 535 315 5,180 690 2,080 1,395 855 155 59,720 2,965 41,645 1,320 8,910 2,415 2,465	1, 145 12,270 13,705 6,710 285 3,010 2,020 1,085 24,010 585 19,560 XXX 2,335 1,150	75 XXX 285 85 1,110 20 470 275 305 35 18,380 280 10,250 215 5,885 790 955	90 5,350 140 650 1,070 1,070 3 345 20 4,705 50 3,345 XXX 990 85 220	240 XXX 105 95 1,300 160 490 210 55 13,915 745 10,210 350 1,535 385	395 2,770 65 310 1,355 40 495 515 250 50 4,495 90 3,710 XXX 405 70 205	260 XXX 65 65 55 1.070 165 455 280 160 650 650 325 295	560 1,900 70 240 1,740 75 850 570 210 25 5,555 180 4,750 XXX 395 50 170	65 XXX 30 35 1,020 240 365 120 30 8,875 720 7,030 200 3315 275	85 1,340 20 195 1,640 95 795 410 215 125 5,140 165 4,365 XXX 295 40 255
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	and animal husbandry occupations 711 7111(4) Assigned(3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7196 7197 7199 Assigned(3) Major group 73 - Fishing.	59,840 24,880 24,555 320 34,965 1,395 8,455 3,750 13,515 xxx 790 5,625 1,225	16,325 2,330 2,260 70 13,995 5,705 2,525 1,795 280 XXX 2,880 605	15.685 745 650 95 14.940 125 4.285 1.840 5.190 XXX 280 2.515 630	3,000 125 100 25 2,880 XXX 900 580 575 65 XXX 600 120	13,565 4,520 4,480 40 9,040 475 2,140 915 3,590 XXX 1500 1,460 240	3,815 535 510 15 3,285 XXX 1,195 650 585 70 XXX 525 125	10.035 5.980 5.945 35 4.055 295 735 245 1.755 XXX 115 780 100	4,085 655 645 10 3,430 535 285 90 XXX 730 115	9,235 6,045 6,030 20 3,190 290 275 1,530 XXX 95 390	3,300 495 485 5 2,810 1,325 490 210 35 XXX 575 130
31 32 33 34 35 36	trapping and related occupations 731 7311 7313 7319 Assigned (3) Major group 75 - Forestry and	3,960 3,955 430 2,765 540 160	515 515 XXX XXX 295 10	1,020 1,020 40 700 190	110 110 XXX XXX 55	1,280 1,280 135 975 130 20	160 155 XXX XXX 90 10	870 870 130 585 100 45	145 145 XXX XXX 90	510 505 90 320 75	80 80 XXX XXX 50
37 38 39 40 41 42 43 44 45	logging occupations 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 Assigned (3)	22,095 22,100 1,725 825 10,515 595 3,350 3,980 930	1,265 1,270 XXX XXX XXX XXX XXX 900 40	4,440 4.440 135 155 1,770 120 325 1,655 230	390 390 XXX XXX XXX XXX XXX 305 5	6,835 5,835 405 300 3,430 150 1,110 1,190 215	405 405 XXX XXX XXX XXX 285 10	5,095 5,095 380 130 2,625 130 1,055 535	225 220 XXX XXX XXX XXX XXX 145 10	3,400 3,400 440 115 1,735 110 580 275 125	175 175 XXX XXX XXX XXX XXX 120 5
46	Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 note(s) and footnote(s)	10.795 10,790	205 205	1,425 1,425	85 80	3,135 3,135	40 40	2,975 2,975	30 30	2,065	25 25

Tableau 1. (suite)

	Age g	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			T
	years - 64 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er - ns et	â	dian ge ge dian	Emplo	pyees yé (e) s	Self-em incorp	mployed orated - lleurs nomes tués en	Self-er unincor Travai autonor constii corpor	porated lieurs mes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
M	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Québec † (suite)	
5 XXX 40 30 615 90 275 175 65 15 8,755 515 7,000 195 415 235 385	20 825 20 185 840 65 475 140 95 60 3,640 3,065 3,065 3,065 180	25 1,075 55 675 30 90 55	90 140 60 355 5 - 20 470 5 320 XXX 255	35.0 xxx 23.9 32.3 36.2 44.4 36.3 36.1 30.3 32.7 41.5 35.1 37.4 22.1 30.5 31.7	36.1 27.3 26.5 31.2 39.8 46.4 42.2 36.6 33.4 48.5 39.5 43.3 40.2 XXX 28.9 33.5 43.6	645 XXX 465 235 4, 450 315 1, 915 685 155 58, 510 2, 180 41, 600 1, 320 8, 895 2, 085 2, 435	1.145 11.165 260 1.510 6.405 170 2.930 1.980 275 23.575 415 19.405 2320 2320 1.125	XXX 15 15 270 175 55 - 410 290 - 105 15	40 5 35 35 85 45 5 5 20 10 30 20 XXX	745 495 200 105 135 230 15	1, 055 45 145 190 65 55 35 10 20 235 146 - XXX	55 55 565 500	100 - 300 300 300 100 200 - 55 1770 1555 XXX 100 - 5	6145 6147 6149 Assigné (3) 616 6150 6155 6169 Assigné (3) 619 6190 6191 6193 6198 6198 6199 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7,965 5,085 5,030 55 2,880 170 560 360 1,245 XXX 105 320	1.755 405 405 5 1.345 XXX 505 245 120 20 XXX 290 70	3,350 2,500 2,425 75 850 30 220 120 210 XXX 40 165	365 120 110 10 245 XXX 90 25 20 - XXX 40	35.2 46.5 46.5 41.2 27.3 37.7 24.4 24.9 28.9 32.2 26.5 24.2	37.8 42.3 42.5 30.1 36.9 XXX 39.4 35.2 30.0 35.0 XXX 37.5 39.3	28,980 275 280 28,705 795 6,425 3,170 11,995 XXX 620 4,395 1,100	6,635 65 65 6,575 XXX 1,620 1,520 1,645 285 XXX 1,125 275	710	110 	27,560 24,600 24,560 40 2,955 425 600 170 1,180 XXX 80 480 20	2,790 2,265 2,260 5 525 5xxx 220 00 70 - xxx	2,590 	6.785 	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné (3) 718/718 7180 7183 7185 7195 7196 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pēcheurs,	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
270 270 35 175 40	20 20 XXX XXX 5	10 15 - 5 5	10 5 XXX XXX -	32.0 32.0 37.4 31.5 30.9 27.2	34.0 34.0 XXX XXX 34.7 30.8	2,830 2.830 145 2.015 500 130	430 430 XXX XXX 265 5	75 80 20 55	15 15 XXX XXX 5 5	1,045 1,040 270 695 40 25	50 45 XXX XXX 10	55.5.5.5	25 20 XXX XXX 10 5	trappeurs et travailleurs assimilés 731 7311 7313 7319 Assigné (3) Grand groupe 75 Travailleurs	31 32 33 34 35 36
2,145 2,140 350 120 870 80 270 285 140	70 70 70 XXX XXX XXX XXX 35 15	185 190 15 5 80 5 5 40 30		34.2 34.2 43.0 33.0 34.7 36.3 36.7 27.3 35.4		20,450 20,455 1,385 825 9,525 575 3,130 3,960 890	1,210 1,210 XXX XXX XXX XXX XXX 40	340 340 145 - 140 - 50	5 XXX XXX XXX XXX -	1,230 1,230 190 - 820 15 170 - 20	15 20 XXX XXX XXX XXX -	75 75 10 - 25 - 25 15	35 35 XXX XXX XXX XXX 25	forestiers et bücherons 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de	37 38 39 40 41 42 43 44 45
1, 125 1, 130	25 25	65 65	-		29.4	10,700 10,700	200 195	40 45	-	50 55	5	-	5 5	pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771	46

Table 1. (continued)

						Aç	ge group - Gi	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 y - 15-24		25-34 y - 25-34		35-44 y 35-44	1	45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
-	Quebec † (continued)										
1 2 3 4 5 6	7717 7718	1,685 1,985 305 3,445 1,835 945 500	XXX XXX XXX XXX XXX	30 460 30 290 415 95	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	250 690 70 1,095 535 305 150	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	560 495 90 995 435 280 95	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	545 255 80 645 295 180 75	XXX XXX XXX XXX XXX -
8 8 9 10 11 11 12 11 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	811 8110 8111 8118 Assigned (3) 813/814 8130 8131 8133 8135 8137 8141 8143 8144 8149 Assigned (3) 815 8150 8151 8155 8156 8158 8159 Assigned (3) 816/817 8160 8161 8163 8178 8178 8178 8178 8178 8178 8178 817	109, 480 1, 545 255 270 395 13, 925 2,005 1, 345 285 450 1, 625 275 435 740 5, 400 8, 225 550 300 660 655 145 10,080 1,630 1,630 1,631 1,635 3,15 8,65 2,205 3,240 3,240 2,925 6,5615 5,616 5,61	27,045 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	23, 235 225 10 30 115 5 1.985 20 170 45 100 105 1.045	6.730 15 XXX XXX XXX - 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	36.200 500 85 75 125 4.645 475 445 95 120 615 75 145 280 2.075 210 115 970 100 185 70 100 425 380 85 305 740 1.170 75 11.745 840 2.601 845 4.105 360 85 620 410 435 2.040 445 2.040 455 2.040 475 1.175 1.	7,860 15 XXX XXX XXX - 175 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	23.530 400 75 90 15 3,640 735 70 135 460 95 90 200 1,080 195 185 185 190 200 200 200 200 200 200 200 2	6.005 5 XXX XXX XXX 125 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	15.175 235 45 60 25 2.060 510 35 55 55 55 90 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	4,355 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégo:	ie de tra	availleur	s			
55-64 55-64	•	65 yea ov - 65 an pli	er is et	â	dian ge - ge dian	Paid worke  Emplo		Self-em incorp Travai auton constit	nployed orated ileurs nomes	Self-er unincor Travai autonor constit corpor	lleurs nes non tués en	worl Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	M	F	M	F	М	F	М	F		No
285 80 60 400 150 85 70	XXX XXX XXX XXX -	5 15 - 15 5 5 20	XXX XXX XXX XXX XXX	44.3 32.2 40.8 37.9 33.9 37.2 35.1	XXX XXX XXX XXX XXX	1,660 1,940 305 3.435 1,840 935 500	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	20 20 -	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5 25 5 10 -	XXX XXX XXX XXX XXX	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	Québec † (suite)  7710 7713 7715 7717 7718 7719 Assigné (3) Grand groupe	1 2 3 4 5 6 7
10,700 180 35,30 40 10 1,540 250 555 620 60 70 390 50 70 45,55 60 70 225 55,55 860 70 45,55 55 860 170 225 55 3,185 350 70 415 1,080 85 30 135 1,085 180 100 305 180 100 315 1,085 180 305 135 1,085 180 306 315 1,085 180 307 315 1,085	1.940 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	635 15 5 - - 50 5 - - 20 35 5 - - 20 10 10 10 - - - 5 5 5 - - - - - - - - - - - - -	165	33. 2 35. 8 38. 5 38. 5 38. 5 35. 4 41. 4 35. 9 35. 1 35. 1 35. 1 35. 1 35. 2 38. 3 38. 5 35. 2 38. 3 37. 1 37. 1 37. 8 37. 8	33.1 30.4 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	105, 620 1, 540 250 270 395 40 13, 835 1, 970 1, 345 280 435 1, 610 280 435 5, 395 5, 305 5, 3	26,580 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 135 5	S55	1,595 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	325 	125	80 	81/82 - Travailleurs des industries de transformation 811 8110 8111 8118 Assigné (3) 813/814 8130 8131 8133 8135 8137 8141 8143 8145 8149 Assigné (3) 815 8150 8151 8150 8151 8150 8151 8155 8158 8159 Assigné (3) 8155 8158 8159 Assigné (3) 815/817 8160 8161 8151 8152 8210 8211 8213 8215 8217 8221 8223 8226 8227 8228 8229 Assigné (3) 8233 8236 8238 8239 Assigné (3)	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 21 1 22 3 4 25 26 27 28 29 30 31 2 23 33 34 4 35 6 37 38 40 14 2 43 44 45 65 15 55 66 66 15 2 53 4 55 66 66 16 2

Table 1. (continued)

						ı	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	à l	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		м	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 12 20	Quebec † (continued)  825 8250 8251 8253 8255 8255 8259 Assigned (3) 826/827 8260 8263 8265 8267 8271 8273 8275 8276 8278 8278 8279 Assigned (3)	18,330 2,395 655 4,470 1,210 6,875 2,160 570 11,250 1,055 465 550 1,550 885 830 405 845 3,295 680 440	950 XXX XXX XXX XXX 345 XXX 20 8.035 695 710 675 520 XXX 255 51,140 2.695 570 333	2.610 35 70 450 110 1.610 215 2.535 2.535 90 200 290 145 220 55 135 985 185	220 XXX XXX XXX 90 XXX 5 1.815 145 145 130 80 XXX 55 155 155 155 155 155 165 175	6,040 330 170 1,730 405 2,620 675 115 3,775 265 220 165 600 300 290 135 280 1,125 180	265 XXX XXX XXX 115 XXX 115 XXX 100 245 210 205 160 XXX 55 360 760 175 90	4,460 715 175 1,265 325 1,265 630 95 2,220 340 80 85 265 190 185 85 215 530 150	225 XXX XXX XXX 55 XXX 55 1.795 1.795 150 150 120 XXX 60 290 505 125 55	2.880 785 145 570 205 685 395 90 1.660 260 30 265 160 75 70	125 XXX XXX XXX 45 XXX - 1,400 55 115 125 115 125 115 125 125
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	831 8310 8311 8313 8315	1,590 485 435 XXX 50 64,505 20,350 1,295 1,565 13,760 2,180	1,240 620 XXX 290 40 2,800 635 XXX XXX XXX XXX XXX	240 25 120 XXX 20 11,585 3,185 20 170 2,305 360 30 110	100 10 XXX 30 10 10 650 155 XXX XXX 90 XXX XXX XXX	455 1150 XXX 10 20.350 6,350 345 385 4,510 655 85	205 60 XXX 45 5 5	350 135 65 XXX 15,385 4,905 450 420 3,185 530 85	320 175 XXX 55 20 550 100 XXX XXX 50 XXX XXX	10, 140 3, 350 335 270 2, 125 365 55	415 260 XXX 95 - 130 XXX XXX 45 XXX XXX
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 47 47 48 49 50 55 55 55 55 56 60	Assigned (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8336 8337 8339 Assigned (3) 835 8350 8353 8355 8357 8359 Assigned (3) 837 8371 8373 8379 Assigned (3) 837 8373 8379 Assigned (3) 837 8373 8373 8379 Assigned (3) 837 8373 8373 8373 8373 8373 8373 837	600 670 33, 620 1, 815 610 5,000 2,550 20,700 355 765 645 1, 185 4, 870 440 1,270 1,830 715 270 1,25 605 605 595 95 2,925 2,925 2,000 280 115	15 1.245	110 190 5,925 60 75 525 3,785 50 55 190 0 410 410 455 285 80 20 540 225 110 165 20 645 445 445	10 285 XXX XXX XXX XXX 140 XXX XXX XXX 20 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	170 10.565 355 170 1.600 1.005 6.750 105 210 140 235 1.665 150 405 710 215 275 170 20 885 625 90 35	5 400 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	130 8.390 705 1300 1,300 535 5.075 90 210 150 200 845 120 210 310 100 40 25 595 270 95 130 150 60 60 60 35	295 XXX XXX XXX XXX 150 XXX XXX 150 XXX XXX 10 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	135 5. 490 430 135 820 290 3. 270 45 190 120 150 25 435 120 90 100 35 325 225 40	170 XXX XXX XXX 85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

			oupe d'âg	1			Class (	of worker	- Catégor	ie de tre	vailleur:	3			
	years 4 ans	65 yea ov 65 a pl	ns et	â	dian ge - ge dian	Paid worke		Self-er incorp Travai autor constit	ployed orated lleurs nomes	Self-en unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non ués en	Travai	kers - 	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
2,290 525 95 95 680 155 680 970 40 40 125 85 60 60 245 60 55 220 740 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821	120 120 120 120 120 120 120 120	50 5 10 5 20 10 10 15 5 5 15 15 15 15 5 5 20 XXX	5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	35.7 46.0 39.6 39.6 39.6 33.1.5 33.1 32.7 40.4 30.9 29.1 31.2 34.7 30.5 32.6 33.4 7 30.5 33.1 32.6 33.9 33.1 32.6 33.9 33.1 32.6 33.9 33.1 32.6 33.9 33.1 32.6 33.9 33.1 32.6 33.9 33.1 32.6 33.9 33.1 32.6 33.9 34.7 30.5 30.9 34.7 30.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34	34.3 xxx xxx xxx xxx xxx 56.5 533.7 35.2 34.3 35.2 35.2 34.3 31.0 32.8 33.7 31.3 32.8 33.7 34.8 35.8 36.8 37.8	18, 305 2, 380 650 4, 465 1, 210 6, 865 2, 155 555 11, 145 0, 470 545 865 825 400 845 3, 225 675 435 1, 575 485 435 425 2, 235	945 XXX XXX XXX 345 XXX 15 7.890 305 695 710 605 485 XXX 250 1.140 2.690 560 330 1.240 620 XXX 285 45	15 10 5 5 5 45 5 20 5 5 XXX	XXX XXX XXX XXX 10 15 - - - XXX	5 5 5 5 15 5 5 15 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5 XXX XXX XXX XXX 5 125 10 - - 75 35 XXX - - - - - - - - - - - - - - - - -	10 - 5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	XXX XXX XXX XXX 5 	Québec † (suite)  825 8250 8251 8253 8256 8258 8259 Assigné (3) 826/827 8260 8263 8265 8271 8273 8275 8276 8278 8279 Assigné (3) 8298 8298 8298 8298 8296 Assigné (3)	
6.580 2,405 1400 300 300 1,525 260 25 85 75 75 75 75 100 40 117 120 100 105 300 105 300 105 300 105 300 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	170 20 XXX 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	460 155 10 25 110 25 5 5 5 65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	25 -	34.7 35.8 40.8 40.8 34.7 35.9 38.1 33.8 33.8 35.4 41.2 40.5 35.4 36.9 34.2 40.5 37.2 40.0 34.1 31.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39	32.1 31.7 XXX 30.3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	62,110 19,805 1,095 1,530 13,480 2,175 666 32,170 1,455 490 4,840 2,540 19,930 355 760 625 1,170 4,715 400 1,195 1,800 1,25 980 1,25 980 1,25 980 1,25 980 1,25 980 1,25 1,170 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,2	2.730 625 XXX XXX 225 XXX XXX XXX XXX X	860 260 125 20 110 	25 5 XXX 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,505 275 75 15 165 15 1.025 210 110 90 10 575 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	40 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs des domaines connewes 831 8310 8311 8313 8315 8316 8319 Assigné (3) 833 8330 8331 8333 8335 8336 8337 8339 Assigné (3) 835 8350 8351 8350 8353 8355 8357 8359 Assigné (3) 837 8379 Assigné (3) 839 8393 8393 8393 8393	

Table 1. (continued)

						Aş	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 15-24		25-34 y 25-34		35-44 y		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	1
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 100 111 11 15 15 16 17 17 18 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	8510 8511 8513 8515 8523 8526 8527 8528 8529 Assigned (3) 853 8530 8531 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 Assigned (3) 854 8540 8541 8549 Assigned (3) 8551 8550 8551 8550 8551 8551 8550 8551 8551	187, 890 16, 875 2, 055 2, 055 3, 110 1, 485 1, 035 2, 455 1, 035 2, 455 1, 905 2, 820 12, 060 13, 1670 5, 420 14, 101 1, 285 755 800 900 16, 905 2, 040 10, 215 2, 910 870 640 20, 385 2, 040 10, 215 2, 910 870 5, 420 10, 387 20, 385 2, 040 11, 315 2, 215 2, 385 460 1, 315 2, 215 6, 500 670 1, 745 6, 500 670 1, 200 940 250 565 885 1, 745 6, 500 670 1, 200 940 250 565 881 1, 745 6, 500 670 1, 200 940 250 565 881 1, 745 6, 500 670 1, 200 940 250 565 881 1, 745 2, 385 1, 745 6, 500 670 1, 200 940 250 250 83, 155	83.940 2,055 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	35,810 2,965 60 85 390 180 230 260 30 320 1,205 1,540 505 970 180 240 240 240 240 240 240 25 270 4,635 2,975 1,125 300 255 270 255 270 255 1,540 505 1,540 1,5	15, 365 405 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	61,800 5,590 550 120 1,045 715 340 900 1,260 1,900 4,135 620 2,305 5,665 725 3,435 920 320 320 320 320 320 415 235 240 265 5,665 725 3,435 920 320 320 320 320 320 320 320 3	23.385 585 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 240 20 1,730 XXX 251 00 1,730 XXX 225 XXX 130 105 50 105 50 105 100 XXX 195 130 105 50 100 100 100 100 100 100 100 100	43,035 4,130 615 1,050 270 230 645 90 195 860 110 7,255 645 3,340 275 1,325 125 125 125 130 1,675 430 125 155 155 155 155 155 155 155	20, 975	28,525 2,500 535 40 440 415 55 85 125 3,935 1,850 145 560 150 265 75 85 1,970 395 1,205 205 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	16,540 350 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X

1 - 100

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				vailleurs	ie de tra	- Catégor	f worker	Class o				upe d'âg	oup - Gro	Age gr	
	Profession	ers leurs iaux	Unpaid work Travail famil non rém	leurs es non ués en	Self-em unincor; Travai autonom constit corpor	ployed rated leurs omes ués en	Self-em incorpo Travail auton constit	/ees	Paid worker  Employe	lian ge - ge lian	aç Âç	er s et	65 yea ov - 65 ar pl	years ans	55-64 55-6
N°		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	Québec † (suite)  Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et														
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 1 4 4 15 6 6 7 8 9 10 1 12 3 1 1 4 1 1 5 6 6 7 8 1 9 10 1 1 2 2 2 3 2 4 5 2 7 8 2 9 0 3 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 5 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	la réparation de produits 851/852 8510 8511 8513 8515 8528 8529 Assigné (3) 853 8536 8531 8533 8536 8537 8538 8544 8549 Assigné (3) 854 8540 8541 8558 8550 8551 8553 8556 8566 8566 8566 8566 8566 8566	215  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX	230 5 	2.130 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 0 0 0	12,290 220 15 5 - 10 15 5 125 - 10 270 280 1,355 15 675 10 270 280 1,355 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 16 25 30 1,355 15 45 15 45 16 25 30 10 27 26 27 26 27 26 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	455 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	5.945 120 40 40 5 20 - 10 5 5 10 - 745 25 290 5 130 5 60 - 5 130 620 365 210 - 20 25 865 500 70 45 10 - 10 35 40 0 15 - 10 35 1795 1.795 1.220 15 50	81, 150 2, 050	169, 415 16, 530 2, 000 310 3, 080 1, 475 1, 015 2, 445 265 965 700 2, 780 11, 080 11, 080 11, 080 11, 085 11,	36.0 35.3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 36.9 36.9 37.3 34.4 30.5 30.3 32.7 36.6 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.6 30.3 30.6 30.6	33.9 34.3 30.8 35.7 40.3 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.7 35.6 40.3 32.7 35.6 40.3 32.7 35.6 40.3 32.7 35.6 40.3 32.7 35.6 40.3 32.7 35.6 40.3 32.7 35.6 40.3 32.7 35.6 40.3 36.7 37.8 40.7	740 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1. 485 80 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6,940 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	17, 230 1, 605 295 100 195 185 185 100 205 245 245 245 245 245 245 245 245 245 24

Table 1. (continued)

						Aç	ge group - Gi	roupe d'âge			
	Occupation	Total		15-24 15-24		25-34 y 25-34	1	35-44 y		45-54 y 45-54	
lo.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Quebec † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Assigned (3) 859 8590 8591 8592 8593 8595 8598 8599 Assigned (3) Major group 87 - Construction	2,420 15,180 1,060 1,260 1,490 1,815 4,795 440 3,400 670	10 4,455 XXX 655 XXX 715 445 XXX 1.960 135	540 3,445 50 220 285 365 1,080 170 990 225	1, 165 XXX 225 XXX 155 95 XXX 500 45	735 4.920 265 450 430 600 1.770 140 1.100 90	5 1,310 XXX 235 XXX 210 140 XXX 555 15	435 3.300 310 310 325 515 945 65 625 145	100 1,005 XXX 105 XXX 140 110 XXX 500 30	350 1.970 240 170 165 245 625 10 365 110	680 XXX 80 XXX 160 60 XXX 280 15
11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 33 33 33 43 33 43 33 44 43 43 44 43	8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8796 8798 8799 Assigned (3) Major group 91 -	160, 105 23, 255 3, 725 9, 305 2, 230 1, 030 5, 815 905 29, 020 4, 720 3, 150 12, 330 5, 350 1, 105 605 910 845 107, 830 14, 110 28, 640 5, 355 1, 550 3, 100 8, 130 1, 280 2, 090 11, 880 1, 720 1, 785 1, 115 12, 940 9, 970 4, 185	3.160 255 XXX XXX XXX 10 1.045 XXX XXX 315 270 XXX XXX 320 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	21,870 2,030 70 715 285 90 740 90 3,145 65 250 1,810 -595 90 140 75 115 16,695 510 1,555 190 435 4,130 235 4,130 3,390 730	630 35 XXX XXX XXX XXX XXX 30 25 XXX XXX 80 XXX XXX 80 XXX XXX	43, 905 5, 640 670 2, 270 580 340 1, 525 175 10, 130 890 1, 470 4, 050 2, 520 2, 520 355 28, 130 3, 180 7, 235 1, 310 385 970 1, 850 790 2, 690 5, 45 655 380 3, 705 3, 185 895	920 80 XXX XXX XXX XXX 5 360 XXX XXX 115 70 XXX XXX XXX 55 480 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	40, 465 6, 210 1, 235 2, 695 490 250 1, 335 1, 355 1, 850 3, 635 1, 245 240 25, 770 6, 460 1, 155 3, 20 705 1, 630 3, 85 455 455 455 455 485 485 485 485 485 4	795 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 80 105 XXX XXX 95 XXX XXX 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	32,525 5,755 1,175 2,445 5,090 1,360 475 2,010 685 190 100 160 110 21,685 3,620 5,935 1,310 25,935 1,310 25,935 1,310 25,935 1,310 25,935 1,310 25,935 1,310 27,45	490 40 XXX XXX XXX XXX 55 155 50 XXX XXX 55 60 XXX XXX 50 XXX XXX XXX 50 XXX XXX XXX
445 445 447 449 449 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	911 9110 9111 9113 9119 Assigned (3) 913 9130 9131 9135 9135 9139 Assigned (3) 915	109, 130 3, 225 715 1, 245 840 335 90 6, 230 1, 330 1, 410 1, 535 1, 460 290 205 3, 595 1, 095 625	5.145 320 XXX XXX XXX 15 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	13.200 150 15 45 60 10 20 330 20 65 120 105 20 5 445	670 30 XXX XXX XXX 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	31,960 1,075 170 475 290 105 40 1,925 310 460 515 505 85 50 955 240	1, 405 150 XXX XXX XXX 15 95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	28.000 1.060 390 300 110 20 1.480 320 330 375 360 45 50 780 235 140	1,620 75 XXX XXX XXX 5 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	21,715 640 170 260 125 75 15 1,290 345 270 290 265 55 795 315	1,050 40 XXX XXX XXX XXX 25 XXX XXX XXX

93-112

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age g	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	vailleur	s			
	64 years  64 ans	65 a	ers and er - ns et us	ā	tian ge - ge tian	Paid works  Employ		Self-er incorp Travai	aployed orated lleurs nomes tués en	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	lleurs nes non ués en	Travai fami	famity kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No.
330 1,380	270	30 160	25	33.7 32.9	39.5 32.6	2, <b>34</b> 0 14,035	15 4,290	25 280	40	45 830	- 105	5 35	20	Québec † (suite) Assigné(3) 859	1 2
175 85 265 90 360 50 280	5 XXX 5 55 20 XXX 0 120	20 20 20 - 15 10 35 40	XXX - XXX - 15 XXX 5	41.3 33.5 35.5 33.5 31.9 28.4 30.9 35.8	28.8 XXX 34.3 33.3 XXX 33.1 37.0	870 980 1,440 1,820 4,480 440 3,145 535	XXX 605 XXX 715 405 XXX 1.910	70 80 10 - 45 - 40 25	XXX 10 XXX - 5 XXX 5	120 195 40 - 255 - 210 10	25 XXX 45	20	XXX 5 XXX - 10 XXX 5	8590 8591 8592 8593 8595 8598 8599 Assigné (3)	3 4 5 6 7 8 9
20,06: 3,45: 1,13: 36: 166: 999 23: 2,02( 499: 77: 300 77: 6: 55: 11( 14,58: 2,12: 4,64: 1,29: 1,29: 1,64: 1,02: 9,55: 11( 18: 1,02: 9,55:	5 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 275 165 25 55 10 10	35 -	38.0 40.9 43.5 40.7 39.7 39.7 36.0 35.3 36.1 36.2 38.5 36.1 42.0 39.3 39.3 40.1 40.8 39.3 36.2 36.2 37.3 36.2 36.3 37.7 38.0 39.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42	34.8 35.7 XXX XXX XXX XXX 33.7 35.1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	137, 775 21, 275 2, 930 8, 310 2, 110 1, 035 5, 805 5, 805 3, 155 11, 230 900 780 900 4, 465 1, 450 24, 600 24, 600 24, 600 24, 600 24, 600 24, 600 1, 250 1, 450 1, 555 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 1, 110 12, 925 10, 885 11, 110 12, 925 10, 885 11, 110 12, 925 11, 750 12, 925 12, 925 13, 750	2.880 220 xxx xxx xxx 10 1.030 xxx xxx 315 270 xxx 10 1.625 xxx 295 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	8,790 7,785 405 295 65 20 1,300 705 550 25 6,705 3,810 1,030 285 35 100 210 45 70 435 20 80	90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	13, 335 1, 185 395 695 690 - - 255 1, 035 410 - 555 440 - - 557 2, 940 590 755 600 1, 180 400 955 500 500 1, 180 1, 190 1, 190 1	160 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	205 10 5 5 20 10 175 175 15 70 0 15 35 20 20 15	40 	Grand groupe 87 - Traveilleurs du bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8718 Assigné (3) 873 8730 8731 8733 8735 8738 8739 Assigné (3) 8784 8786 8786 8786 8787 8780 8781 8782 8783 8784 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8780 8781	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43
13, 295 285 110 77, 75 38 2 1, 177 330 288 222 210 8 4 4 588 233	55	960 15 10 5 - - 20 10 - 5 5 5 5	40 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	37.9 38.2 41.7 37.2 36.9 39.1 32.0 40.3 44.9 40.0 38.1 37.9 42.8 43.7 39.6 44.3	37.6 33.3 XXX XXX XXX 31.6 31.4 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	98, 145 3, 155 695 1,215 835 330 85 1,335 1,410 1,535 1,460 285 200 3,520 1,035 610	4.785 320 XXX XXX XXX 15 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	2,960 50 15 20 5 5 5 - - - - 50 45	90   	7,955 20 - 15 - - - - - - - - - - - - - - - - -	230 	70	40 	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 9110 9111 9113 9119 Assigné(3) 9130 9131 9133 9130 9131 9133 9135 9139 Assigné(3) 9151 9151	44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 55 56 57 58 59 60

Table 1. (continued)

							lge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	a l	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44	- 1	45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Quebec † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	9155 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 9190 9191 9190 Assigned (3) Major group 93 - Material	995 585 150 93,835 4,435 7,480 64,900 1,885 3,405 2,245 470 385 1,100 90	4,320 4,320 2,255 410 955 355 155 75 XXX XXX	125 85 60 12, 120 315 345 425 10, 075 635 155 25 125	XXX XXX - 500 XXX 75 40 240 115 30 25 XXX XXX XXX	350 155 20 27,405 1,220 3,190 1,380 20,205 580 830 595 130 95 290 20	XXX XXX - 1,070 XXX 495 95 215 135 40 25 XXX XXX XXX	285 65 35 24,000 1,215 3,775 1,825 16,105 425 650 675 175 140 250 25	XXX XXX - 1, 480 950 125 260 60 45 15 XXX XXX XXX	125 155 10 18, 460 965 2,360 1,990 12,245 310 500 525 90 100 285 30	XXX XXX 945 XXX 585 95 160 45 25 10 XXX XXX XXX
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9314 9315 9317 9318 9319 Assigned (3) Major group 95 - Other crafts	41,310 41,310 1,490 4,435 8,050 1,085 6,150 11,370 6,465 545 1,715	12,150 12,160 XXX XXX XXX XXX XXX 10,395 535 XXX 490	15,750 15,750 120 370 2,860 710 1,145 6,850 2,695 135 860	3,270 3,275 XXX XXX XXX XXX XXX 2,815 185 XXX 120	11, 180 11, 180 425 1,300 2,175 225 2,155 2,285 2,090 225 300	3,315 3,310 XXX XXX XXX XXX XXX 2,830 150 XXX 100	6, 435 6, 430 380 1, 255 1, 265 75 1, 395 890 875 90 205	2,820 2,825 XXX XXX XXX XXX XXX 110 XXX 115	4,535 4,535 310 885 970 35 940 750 435 50 160	1,820 1,820 XXX XXX XXX XXX XXX 1,545 75 XXX 65
27 28 30 31 32 33 34 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	9530 9531 9539 Assigned (3) 955 9550 9551 9555 9557 Assigned (3) 959	31,580 16,375 1,385 1,405 7,000 1,135 780 2,235 545 11,030 1,205 980 8,485 355 2,895 355 1,155 680 280 90 1,275 945	8, 150 6, 460 310 1, 105 785 XXX XXX 1, 755 675 1, 290 280 335 XXX XXX 260 - 410 XXX XXX XXX 260 815 940 815 30	5, 285 3, 385 70 220 1, 255 175 265 345 50 170 1, 240 25 50 1, 100 65 355 10 10 160 95 25 10 305	2,230 1,750 25 285 230 XXX 435 180 395 75 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10,545 5,650 395 340 2,840 2,840 2,55 515 765 130 3,420 280 360 2,740 420 270 60 20 530 385 15	2,730 2,020 135 470 230 XXX XXX 420 220 400 45 145 XXX XXX 115 -180 XXX XXX XXX XXX XXX 15 -180 330 330 330	7, 345 3,560 440 280 1,525 240 200 265 80 400 130 2,750 325 285 2,060 75 770 100 300 300 300 255 200 265 200 265 200 265 285 200 265 285 200 265 285 200 265 285 200 265 285 200 265 265 275 285 285 285 285 285 285 285 285 285 28	1, 585 1, 420 70 275 150 XXX 420 150 285 55 80 XXX XXX 4110 90	4,745 2,105 295 275 805 240 95 110 45 45 2,020 425 195 1,355 40 51 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18	1,030 855 40 60 120 xxx 280 100 180 70 65 xxx xxx 50 - 50 xxx xxx 50 - 50 xxx xxx 50 - 50 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
52 53 54	elsewhere classified 991	26,240 26,240 2,640	5, 145 5, 145 770	7,670 7,675 255	1,425 1,425 105	6,850 6,850 770	1,530 1,530 280	4,445 4,450 785	1,020 1,020 200	3,815 3,815 535	765 770 105

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

_		Age gr	oup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	availleur:	s			
		years - 4 ans	65 a	ers and er ons et us	â	dian ge - ge dian	Emplo	oyees - yé(e)s	Self-er incorp Travai autor consti	émunérés  mployed  orated  lleurs  nomes  tués en  ration	Travai autonoi consti	mployed rporated - lleurs mes non tués en ration	Worl	family kers lleurs liaux aunérés	Profession	
_	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
1	100 125 0.965 645 1,880 1,675 6,010 210 545 280 40 55	XXX XXX 280 XXX 130 50 65 - 10 5 XXX XXX	5 20 870 75 205 180 260 10 150 20	XXX XXX - 40 XXX 10 10 15 - 10 XXX XXX XXX	35.1 43.0 34.8 37.6 40.1 40.7 45.0 35.8 35.1 38.2 40.1 39.0 41.7 39.9	XXX XXX 38.4 XXX 40.3 40.5 35.2 37.5 29.5 XXX XXX	990 585 150 83,040 2,095 3,900 60,640 1,810 3,160 2,205 465 385 1,065	XXX XXX - 3,965 XXX 2,185 265 895 350 140 75 XXX XXX	2,840 895 65 645 1,155 15 65 15 10	XXX XXX - 85 XXX 10 30 10 - - - XXX XXX	7, 880 1, 445 235 2, 935 3, 050 35 180 20	230 230 230 105 40 15 15 2 200 200 200 200 200 200 200 200 200	75 5 5 5 -	XXX XXX - 45 XXX 10 15 10 5 - - - XXX XXX	Québec † (suite)  9155 9159 Assigné(3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné(3) 9190 9191	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	5,250 230 620 775 35 500 545 345 50	845 845 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	160 165 20 5 10  5 50 30	80 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10	28.9 28.9 28.9 39.7 38.9 29.9 22.1 33.4 22.8 27.1 30.7 24.5	33.0 33.0 XXX XXX XXX XXX 32.9 29.9 XXX 36.5	40,965 40,960 1,355 4,330 8,050 1,075 6,115 11,330 6,465 530 1,710	12,080 12,080 XXX XXX XXX XXX 10,340 530 XXX 485	135 140 55 40 - - 15 20 -	15 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	190 190 70 55 - 10 20 10 -	25 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 -	15 15 5 10	40 40 XXX XXX XXX XXX XXX 30 5	Assigné (3)  Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.e. 931 9310 9311 9313 9314 9315 9317 9318 9319 Assigné (3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 .	, 390 , 530 170 280 552 145 55 125 30 160 40 ,510 90 155 90 40 95 15 65 65 45 45	425 380 35 10 45 XXX 195 30 45 25 - XXX XXX - - 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	265 150 15 40 10 0 5 25 85 10 0 - 7 5 25 5 5 5 5	50 355 10 XXX XXX 10 5 5 10 5 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	34.5 33.0 39.7 39.7 39.7 37.3 32.9 33.5 26.1 32.2 37.6 44.2 37.3 36.5 44.2 37.3 36.5 36.4 41.3 34.7 33.6 42.3 39.3 30.6 40.3	31.3 31.8 34.1 30.2 31.4 XXX 35.0 31.6 30.8 38.2 XXX XXX XXX 33.1 31.2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	30,490 15,550 1,160 1,315 6,660 770 1,065 775 2,155 520 10,910 1,165 980 8,410 355 2,850 345 1,150 645 280 90 1,180 80 80 30	7,885 6,230 260 1,070 765 XXX XXX 1,715 680 1,250 265 330 XXX XXX XXX 250 400 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	620 475 190 60 165 10 10 15 5 20 80 40 40 40 5 5 5	90 75 30 0 15 5 XXX XXX 10 0 - - - - - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	460 340 35 30 170 25 - 10 0 0 - 7 0 40 - 35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	155 145 25 5 5 5 5 15 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15 5 5 5	20 15 5 	Autres conducteurs de machines 951 9510 9511 9512 9514 9515 9517 9518 9519 Assigné (3) 953 9530 9531 9539 Assigné (3) 955 955 9557 Assigné (3) 959 9591 Assigné (3) 959 9591 Assigné (3) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97	27 228 29 330 331 34 35 333 34 35 36 37 38 40 44 44 44 45 46 46 47 48 49 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56
	, 145 , 145 285	370 370 70	310 305 5		32.5 32.5 38.3	32.0 32.0 34.3	25,515 25,520 2,485	5,045 5,045 760	160 160 70	15 15 10	480 475 90	30 30 -	85 80 5	55 50 -	non classés ailleurs 991	52 53 54

1 - 105

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

							Age group - 1	Groupe d'âge			
	Occupation	Tot	a I		years - 1 ans	25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		м	F	М	F	М	F	М	F	м	F
1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 9	Quebec † (concluded)  9918 (9921-9926) 9921 9923 9924 9925 9926 9919 Assigned (3)	9,365 2,605 565 1,570 1,545 1,810 1,275 12,945 1,050	2,015 910 XXX 285 490 XXX XXX 2,150 145	3,375 920 120 695 665 535 445 3,615 400	655 285 XXX 100 170 XXX XXX 590 50	2.505 855 140 395 385 445 280 3.290 175	535 260 XXX 55 120 XXX XXX 645 40	1,385 375 90 215 190 280 235 2,130 100	375 210 XXX 45 75 XXX XXX 405 30	1.125 240 110 155 150 310 150 1.925 200	335 120 XXX 65 80 XXX XXX 310 15

Tableau 1. (suite)

		Age gr	oup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur				
_			65 vas	ers and	Mad	ian	Paid works	ers - Travai	lleurs ré	imunérés	Self-en		Unpaid	family		
	55-64 55-64	years - 4 ans	65 m	rer  ns et us	Ã	ge je je		oyees - yé (e) s	incorp Travai autor	nomes Lués en		lleurs	Travai fami	cers	Profession	
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
	915 205 100 85 135 230 .785 140	100 35 XXX 20 35 XXX XXX 185 10	500 100 55 155 15 100 	15 - XXX	31.6	31.1 31.2 xxx 32.3 31.2 xxx 32.0 30.3	9,350 2,610 565 1,570 1,535 1,805 1,265 12,455 1,020	1.990 910 XXX 270 475 XXX XXX 2.090 145	85	 XXX  XXX XXX 5	360 20	 xxx  xxx xxx 30 	200	30 - XXX 10 15 XXX XXX 20 5	Québec † (fin)  9918 (9921-9926) 9921 9923 9924 9925 9926 9919 Assigné(3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9

Table 1. (continued)

_						f	ige group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	tal	15-24 - 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Ontario †										
2		2,752,455	2,169,790 34,570	559,090 13,100	515,700	742,465 5,230	8,310	627,295 3,345	505.535	444,075 2,590	319,975
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 17 17 18 19 20 21 22 22 24 25 5	Major group 11 - Managerial, administrative and related occupations 111 1113 1115 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1136 1137 1141 1142 1143 1145	2, 725, 160  365, 680 18, 800 855 7, 340 655 7, 445 1, 930 265, 370 265, 370 261, 210 8, 820 1, 990 20, 390 6, 655 61, 075 4, 535 15, 190 20, 345 8, 835 8, 500 4, 625	2,135,220 178,980 8,385 420 3,485 685 2,380 1,175 11,560 640 1,580 4,010 3,810 10,470 4,315 26,395 1,265 8,730 2,900 4,010 3,810 10,470 4,315 26,395 1,265 8,730 2,900 1,265 8,730 2,900 1,265 8,730 2,900 1,265 8,730 2,900 1,265 8,730 8,73	17, 535 580 15 145 15 395 10, 100 45 300 4, 165 285 245 2, 340 880 400 1, 395 1, 100	17, 665 610 25 165 165 340 45 25 11, 670 80 135 100 445 345 4, 530 115 2,050 20 330 80	88, 755 3,505 145 1,125 100 1,655 360 125 60,290 470 380 470 380 470 380 15,615 1,550 17,720 1,075 4,625 5,300 2,020 1,975	53, 240 2, 910 90 1, 150 125 1, 020 445 90 34, 205 3, 145 235 505 635 770 4, 015 1, 505 9, 250 445 2, 725 1, 175 90 560 460	118, 110 6, 130 180 2, 835 250 2, 150 120 86, 165 21, 735 2, 560 515 3, 130 820 7, 890 2, 465 19, 130 1, 460 3, 670 6, 885 2, 500 1, 710 1, 575	53,080 2,630 145 1,245 200 590 405 50 33,030 4,120 270 535 1,725 1,335 1,725 1,335 1,500 6,600 425 1,870 920 125 620	80.995 4.380 210 1.960 150 1.460 490 110 61.970 18.110 1.625 225 3.820 470 4,300 1.355 11.850 2.870 4.550 2.120 1.450	28, 130 1, 260 85 620 175 220 140 20 18, 750 2, 310 60 265 1, 005 1, 050 1, 695 685 4, 015 145 1, 325 40 490 490
27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	1149 (1151-1158) 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1179 Assigned (3) Major group 21 Occupations in natural sciences, engineering and	26,550 300 3,230 3,705 915 2,830 5,330 5,160 5,75 5,940 81,515 44,700 3,945 6,735 4,790 2,090 17,020 2,050	26,050 XXX 1,880 2,485 990 1,510 4,060 9,945 5,020 2,780 61,880 30,330 1,635 8,125 2,770 735 16,530 1,750	1,435 - 135 135 55 35 505 430 140 475 3,765 1,525 90 485 240 90 1,090 245	2,130 XXX 125 180 75 120 390 880 350 365 5,385 1,545 95 895 375 120 2,120 2,45	5,935 65 695 720 155 550 1,255 970 1,445 24,955 15,770 1,315 535 4,220 565	7,780 XXX 485 775 270 485 1,065 3,105 1,565 910 26,125 13,535 610 3,230 1,095 310 6,625 720	8,675 80 1,050 1,250 245 950 1,630 1,650 1,815 1,440 25,810 1,465 2,345 1,605 585 5,330 540	8,440 XXX 635 830 325 550 1,260 3,145 1,640 675 17,420 8,355 2,330 770 155 4,775 380	5,730 110 775 880 240 780 900 925 1,115 1,220 14,645 7,610 865 1,100 1,005 460 3,280 350	4,650 XXX 365 405 185 250 815 1,760 840 365 8,125 4,280 210 1,060 355 90 1,990 145
45 46 47 48 49 50 51 52 53	mathematics 211 2111 2112 2113 2114 2117 2119 Assigned(3)	154,030 11,850 3,970 1,310 445 260 5,120 350 385 6,025	32,500 3,540 1,380 XXX XXX XXX 1,800 XXX 105 2,860	19,295 1,570 265 135 30 - 985 50 100 815	6,960 730 115 XXX XXX XXX 530 XXX 20 840	55,840 3,875 1.255 520 130 65 1,655 100 145 2,045	15,530 1,685 655 XXX XXX XXX 850 XXX 55 1,200	41,360 3,175 1,260 350 145 90 1,220 65 50 1,520	6,960 750 410 XXX XXX XXX 275 XXX 15 490	21,980 1,870 690 185 80 75 750 75 15 925	2,030 255 155 XXX XXX XXX 95 XXX

Tableau 1. (suite)

	Age gi	roup - Gre	oupe d'âge	е			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	vailleur	3			
	years 4 ans	65 yea ov 65 ar pl	ns et	Â	lian ge - ge lian	Emplo	pyees vé (e) s	Self-en	nployed orated lieurs nomes tués en	Self-en unincor Travai autonom constit corpor	lieurs nes non ués en	Travai fami	family kers - illeurs liaux munérés	Profession	
М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		И°
														Ontario †	
318,475	186,050	61,055	27,420	35.7	33.8	2,409,670	2,019,290	104,320	26,685	205,290	71,505	5,885	17,735	Population active totale	1
2,510	2,100	520	695	25.5	29.3	-	-	-	-	-	-	-	-	Profession - Sans objet(1)	2
315,960	183,950	60,535	26,725	35.8	33.8	2,409,670	2,019,290	104,320	26,685	205,290	71,500	5,890	17,735	Toutes les professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs	3
50,945	14,680	9,250	2,180	41.0	36.1	301,865	162,355	42,105	8,675	21,510	7,435	200	520	et personnel assimilé	4
3,600 235 1,205	915 65 280	500 65 70	55 10 25	43.0 48.4 43.0	37.0 41.3 37.9	18,800 850 7,340	8,385 420 3,480	-	-	-	-	-	-	111 1111 1113	5 6 7
125	175 200	15	10	43.0	45.5	650 7,445	685 2.385	-	-	-	-	-	-	1115 1116	8 9
330 125	135 50	85 60	-	43.5 45.0	36.9 35.8	1,935 570	1,175 240	-	-	-	-	-	-	1119 Assigné (3)	10
37,300 11,750	9,530 1,140 15	6,460 2,105 45	1,535 240 5	41.4 44.4 41.7	37.1 39.4 35.8	212,605 46,590	95,115 9,195 630	38,475 14,125 205	7.550 1.570	14,105 3,520 115	5,650 795 5	175 30	405 35	113/114 1130 1131	12
830 140 1,275	180 470	15 55	15 35	40.1	38.3	6,115 1,165 8,745	1,520 3,895	20	15 85	15 15	45 35	-	-	1132 1133	15
255 2,035	515 770	70 265	35 100	42.1 39.9	42.3 36.8	1,835 19,760	3,700 10,225	105 415	60 185	50 210	45 60	-	-	1134 1135	17
7,015	1,710	1,200	25 290	40.5	36.6 33.9	6,370 46,515	4,210 21,280	215 9,345 95	90 2,160 15	75 5,145 50	25 2,765	65 5	185	1136 1137 1141	19 20 21
1,405 2,520	125 670 125	70 280 205	5 95 15	41.0 36.2 40.3	36.2 33.0 35.2	4,385 9,545 19,075	1,250 6,510 2,745	3,320 975	925 115	2,305	1, 180	20	115	1142 1143	22 23
1,550	60 370	250 675	15 155	42.5	39.3 40.5	5,765 4,225	320 1,655	2,060 4,255	50 835	995	40	15 20	30	1145 1146	24 25
660	105	70	5	41.9	36.3	4,290	1,160	255	45	80 985	25 485	-	5	1147 1149 (1151-1158)	26
4, 125 35 505	2,730 XXX 245	650 10 70	320 XXX 25	41.3 45.0 42.0	38.2 XXX 39.8	23,070 280 2,840	24,260 XXX 1,805	2,490 5 315	1,305 XXX 65	10	XXX 10	-	XXX	1151 1152	28 29
665 205	270 120	55 25	25 15	42.5	38.0	3,095 605	2,320 885	455 265	125 100	160 45	40 15	-	-	1 153 1 154	31
475 630	105 465	40 125	5 70	43.2 38.4	37.2 39.1	2,635 4,735	1,430 3,670	175 390	3 1 5	210	20 75	-	-	1155 1156 1157	32 33 34
740 870	960 540	150 165	95 85	39.9	37.7	4,305 4,575 5,155	9,220 4,780 2,570	505 380 530	465 175 90	350 125 235	265 65 100	20	25	1158 Assigné (3)	35 36
920 10,045 4,720	290 4,240 2,350	2,290 1,135	180 590 275	41.8 39.2 38.1	36.2 34.3 34.5	70,455 37,975	58,855 28,700	3,630 1,505	1,125	7,405 5,210	1,785 940	25 10	120 95	117 1171	37 38
510 1,035	50 580	170	20 25	41.6	36.3 34.3	2,915 6,480	1,405 7,970	540 145	70 75	490 100	160 75	-	-	1173 1174 1175	39 40 41
765 410	165 55	50 15	15 5	40.3	33.8 32.6	4,880	2,725 735	50	30 - 325	1,355	15 - 565	5	5 - 15	1176 1179	42
2,430 175	905 120	640 170	110	40.4		14,335 1,780	15,630 1,695	1,325 65	25	195	25	10		Assigné (3) Grand groupe 21 ~ Travailleurs des sciences naturelles, du	44
13,880	910	1,660	105	35.0		144, 105	31,335	3,930	190	5,970 315	965 50	25	15	génie et des mathématiques 211	45 46
1, 190 460	110 45	175 40	15	36.0 38.2	30.7 33.4	11,425 3,910 1,140	3,440 1,355 XXX	25 55	10 XXX	35 115	15 XXX	-	XXX	2111 2112	47
90 45 35	XXX XXX XXX	30 15	XXX	34.4 38.8 42.1	XXX	425 255	xxx xxx	5 -	XXX	20	XXX	-	XXX	2113 2114	50
475 35	50 XXX	35 20	-	34.0	28.9 XXX	5,070 265	1,755 XXX	10	15 XXX	45 80 20	30 XXX	-	xxx	2117 2119 Assigné (3)	51 52 53
40 545	15 155	30	-	30.8 35.4	30.6 29.4	355 5,800	95 2,815	100	15 5		35	-	-	213	54

Table 1. (continued)

_											
						A	ige group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I :	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Ontario † (continued)										
1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 2 13 13 14 4 15 6 16 17 7 18 9 20 2 11 2 2 2 3 2 2 5 2 6 7 2 8 8 2 9 9 3 0 3 1	Assigned (3) 214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2151 2153 2155 2156 2157 2159 Assigned (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2169 Assigned (3)	2, 125 1,505 1,555 720 125 59,815 2,790 2,500 10,600 13,825 8,140 11,785 680 930 1,140 530 2,250 2,740 1,575 38,990 1,940 4,655 12,985 460 17,220 795 945 37,350 1,950 1,940 1,970	470 905 1,210 XXX 65 4,365 345 570 800 795 365 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 810 XXX 300 2,540 XXX 2,500 XXX 1,055 1,055 1,315 380	95 475 140 40 3.155 50 175 445 865 310 675 20 30 50 170 120 215 7.665 45 1.170 1.895 105 4.065 220 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	100 110 520 XXX 45 680 15 105 110 25 70 XXX XXX XXX 115 XXX 15 15 105 110 25 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 115 15 105 110 110 110 110 110 110 110	680 530 530 260 45 20.145 965 960 3,330 5,150 2,705 3,790 385 120 810 780 12,380 490 1,505 1,25	275 435 375 XXX 15 2, 130 185 115 270 425 450 110 XXX XXX XXX 410 XXX XXX 135 2, 360 XXX 135 1, 030 XXX 1, 005 XXX 35 8, 155 516 7, 435 1, 60	640 540 305 130 17, 165 855 645 3, 235 2, 335 2, 335 220 205 275 215 740 730 3,80 1,160 3,255 75 3,820 1,160 3,255 75 10,100 590 9,260 230	40 250 190 XXX - 1,010 105 85 200 180 110 XXX XXX XXX 195 XXX 10 1,235 XXX 35 85 3,475 235 3,145 75	445 200 180 85 20 10,630 425 2,025 1,560 2,200 105 235 230 105 245 495 220 85 20 85 220 85 220 85 230 85 230 85 230 85 245 85 85 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	25 65 70 XXX - 410 35 10 50 55 115 50 XXX XXX XXX 10 400 XXX 10 205 XXX 155 155 115 50 XXX XXX XXX 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
322 333 343 351 363 399 40 411 445 466 495 515 525 535 545 57	2319 Assigned (3) 233 2331 2333 2339 Assigned (3) 234 2341 2343 2349 Assigned (3) 235 2350 2351 2353 2359 Assigned (3) 239 2391 2391 2399 Assigned (3)	39,975 7,550 4,490 1,620 1,110 175 11,730 5,285 5,060 970 415 16,245 755 13,350 1,860 2,225 260 1,410 290 XXX 50 2,220 1,165 1,010 45	55, 370 7, 205 1, 925 2, 935 1, 940 270 28, 555 12, 345 14, 575 1, 665 6, 740	4, 250 570 120 25 385 2, 840 480 1, 885 335 440 - 80 345 275 20 80 35 XXX 20 130 130 130 15 15 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	10, 985 1, 310 150 160 920 50 7, 135 1, 655 4, 585 635 260 875 XXX 100 750 20 760 75 120 55 465 905 200 685 25	12,630 2,450 1,545 470 345 45 3,835 2,025 1,430 265 15 4,235 840 110 530 75 320 90 XXX 10 610 220 370 20	19, 455 2, 890 910 1, 435 410 80 9,555 5,200 3,630 490 235 3,325 XXX 1,935 1,320 2,210 2,15 1,680 165 70 85 1,485 480 985 20	12,625 2,710 1,575 765 225 65 2,915 1,655 1,030 170 70 70 5,110 300 65 5,550 720 80 50 50 75 720 80 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	12.925 1.725 610 785 235 5.460 3.175 2.775 330 1.85 1.605 XXX 950 635 - 2.300 215 1.915 120 5 50 835 495 330 15	5.680 1.145 745 280 70 10 1.185 715 340 85 55 2.515 210 2.100 180 350 45 250 45 XXX - 480 345 135 5	7,000 775 155 405 185 20 3,750 1,480 2,075 110 85 545 XXX 220 285 70 1,200 75 10 25 550 330 205
58 See	Major group 25 - Occupations in religion note(s) and footnote(s)	8,720 on foldout at	2,260   end of public	245 ation.	135	1,765	380	1,840	480	1,995	465

Tableau 1. (suite)

Ag	e group - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	rie de tra	vailleurs	s			T
55-64 year: 55-64 ans	65 a	ars and ver - ns et lus	aç Âç	lian ge - ge lian	Paid works  Emplo		Self-en incorp Travai autor constit	aployed orated lleurs nomes	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	lieurs es non ués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
M F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N'
10 7,650 335 245 1,395 1,490 1,130 1,130 1,1065 100 185 55 215 495 200 3,455 295 245 1,280 1,280 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050	30 20 55 20 55 20 XX 15 5 5 5 45 10 185 5 45 10 135 20 100 25 195 XX 20 XX 80 XX 80 XX 15 60 50 295 XX 15 60 50 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	XXX - 15 - 5 	39.0 37.4 30.3 32.9 38.3 38.9 36.2 39.2 39.2 39.2 41.0 38.9 36.4 41.0 36.5 40.9 36.4 36.4 37.3 38.7 39.7 31.8 32.2 37.3 38.3 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 38.7 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0	29.5 32.4 21.7 31.6 33.0 29.5 32.7 34.3 32.7 34.3 32.7 34.3 32.7 31.6 32.7 31.3 32.7 34.3 32.7 31.3 32.7 31.3 32.7 31.3 32.7 31.3 32.7 32.7 31.3 32.7 32.7 31.3 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32	2,010 1,450 700 120 54,895 1,595 2,375 9,710 13,225 7,975 10,900 1,095 530 1,945 2,340 1,485 37,050 1,745 385 11,955 385 34,935 11,955 34,935 1,875 34,935	445 890 1.210 XXX 65 4.120 250 540 765 800 360 XXX XXX XXX 735 XXX 100 5.585 XXX 285 2.380 XXX 2495 XXX 120 15.370 1.050 13.780	60 20 10 10 - 2, 180 350 555 535 275, 80 410 75 25 - 130 180 25 720 120 115 325 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120	5 5 5 7 XXX 20 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	55 35 25 10 5 2,730 835 75 325 470 20 55 225 55 1,210 10 135 705 0 195 10 35 1,580 470	30 5: 220 85 20 35 35 20 35 20 35 20 35 20 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5	XXX 5 5 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Ontario † (suite)  2131 2133 2135 2139 Assigné (3) 214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2151 2151 2153 2155 2156 2157 2159 Assigné (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2159 Assigné (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2159 Assigné (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 217 2183 2184 2185 2189 Assigné (3) 218 2181 2183 Assigné (3) 218 2181 2183 Assigné (3) Grand groupe 23 - Trevailleurs spécialisés des sciences	1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 11 7 18 9 2 0 2 1 2 2 3 3 2 4 4 2 5 2 6 6 2 7 7 8 2 9 3 0 3 3 1
390 80 45 5 750 340 285 1.715 285 1.240 140 155 300 35 225 30 XXX -245 130	70 170 90 110 35 - 25 35 15 15 25 205 40 70	810 140 5 20 555 45 430 955 200 115 80 XXX 355 25 10 105 105 105 105 105 105 105 105 105	37.0 37.3 38.2 38.6 29.4 35.3 32.4 35.3 30.1 30.9 30.1 33.9 39.0 40.5 37.0 40.5 38.8 839.0 40.5 35.5 28.3 39.0	33.1 32.5 33.4 25.7 33.2 25.7 33.2 28.4 32.0 28.4 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.5 31.1 31.2 38.6 36.7 40.4 35.7 20.5 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3	29, 960 6, 633 3, 835 1, 515 975 160 11, 455 5, 175 4, 925 400 7, 565 7, 565 1, 740 210 210 210 210 210 210 210 210 210 21	53.295 6,725 1,785 2,740 1,820 29,130 12,100 14,415 1,650 960 5,755 3,105 7,715 670 5,800 265 3,975 1,595 2,290 90	1. 040 380 295 25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 10 	250 75 50 5 15 15 7 70 20 50 20 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 55 15 15	8.970 540 360 80 75 10 170 80 70 20 5 8.135 7.950 100 80 70 20 5 8.135 7.950 20 20 20	1, 795 400 90-180 1100 100 335-5 100 900 000 XXX 785-100 20 75-5 35-25-100 85-45-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35	50 100 55 100 100 100 100 100 100 100 10	35 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	sociales et domaines connexes 231 2311 2315 2319 Assigné (3) 233 2339 Assigné (3) 234 2341 2343 2349 Assigné (3) 235 2350 2351 2353 2359 Assigné (3) 239 Assigné (3) 239 Assigné (3) 6 Fand groupe 25 Membres du clergé et	32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 44 45 50 51 55 55 55 55

Table 1. (continued)

							ge group - G	roune diago			
	Occupation	Tota	n I	15-24 15-24		25-34 25-34	years	35-44 ) 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	M	F	М	F	М	F	М	F
	Ontario † (continued)										
1 2 3 4	2519 Assigned(3) Major group 27 - Teaching and	8.720 7,210 980 450	2,260 870 935 245	250 165 70 15	135 25 100 5	1,765 1,445 235 80	375 215 130 30	1,840 1,595 180 65	480 235 200 35	1,995 1,745 195 60	470 200 210 40
5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	related occupations 271 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2733 Assigned (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 2799	74,330 14,280 9,970 4,065 250 43,445 14,945 25,370 2,110 1,015 16,600 5,590 2,430 555 1,275 4,135 1,440 1,165	120, 945 6,585 3,080 3,250 91,080 57,400 19,180 12,260 2,240 23,280 4,695 6,245 1,250 5,120 2,860 2,420	4,385 1,610 335 1,195 85 850 240 200 355 70 1,915 165 325 15 70 360 185 800	11,070 1,625 220 1,305 6,920 4,585 4,35 1,630 270 2,530 200 975 25 635 315 265 110	15, 275 3, 390 1, 670 1, 655 8, 090 4, 060 555 285 3, 795 890 95 420 1, 150 440 150	34,290 2,090 950 1,070 70 25,400 16,025 5,650 2,970 760 6,805 1,255 1,575 300 1,660 1,090 750	28, 475 3,585 2,990 560 20,015 8,095 10,930 690 290 4,885 1,935 600 180 505 1,195 400 75	46, 135 1, 735 1, 120 575 4, 030 23, 560 8, 210 4, 685 570 7, 370 1, 800 1, 540 485 1, 685 1, 685 1, 685	17, 565 3, 405 2, 995 370 35 10, 890 2, 805 7, 550 325 210 3, 365 1, 545 430 135 185 710 225 50	20,580 755 530 210 20 16,025 10,145 3,440 2,170 270 3,800 305 735 310 385 110
233 244 255 266 277 288 303 313 324 355 367 377 388 404 444 451 466 477 477 466 477 505 505 505 505 505 505 505 505 505 5	medicine end heelth 3111 31113 31113 31115 31117 31119 Assigned (3) 313 3130 31313 3130 31314 3135 3136 3137 3138 Assigned (3) 3157 3158 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3156 3157 3158 3169	42,965 20,660 13,380 4,260 1,010 1,120 590 305 10,690 385 2,915 1,715 620 1,315 XXX 485 XXX 2,590 310 11,615 2,895 XXX 595 785 500 3,495 295 XXX 1,070 310 1,190 300	172, 715 6, 445 3, 830 560 250 1, 020 120 130, 730 6, 015 81, 485 2, 985 13, 195 1, 070 3, 330 1, 560 11, 285 35, 535 3, 010 11, 160 XXX 575 2, 845 11, 095 XXX 8, 585 620 5, 970 875	3,225 215 135 30 20 5 1,580 10 250 265 95 230 XXX 80 XXX 550 70 1,430 125 XXX 	24, 225 330 85 45 100 30 60 5 15,570 1,35 7,645 7,545 2,925 110 380 270 2,345 495 8,325 305 115 XXX 140 470 1,670 XXX 2,910 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	13, 170 5, 470 3, 255 1, 185 3, 255 430 130 135 3, 890 90 1, 025 410 XXX 195 XXX 1, 110 855 XXX 200 245 210 1, 130 90 XXX 200 245 210 1, 130 90 XXX 385 170 375 85	58,880 2,990 1,730 415 330 125 350 45 40,780 1,130 26,800 50 3,370 3,085 535 1,280 795 2,955 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 4,730 2,745 2,755 1,730 2,745 2,7	12, 385 6, 540 3, 930 1, 480 400 400 245 85 2, 975 145 1, 030 475 180 310 XXX 600 45 2, 875 610 XXX 160 225 165 995 60 XXX 280 75	48,655 1,745 1,115 120 85 70 315 35 39,225 2,155 26,170 85 2,710 3,050 2,855 1,000 2,855 6,70 7,685 775 235 XXX 125 868 3,055 XXX 1,300 120 35 965 150	6,855 3,995 2,710 870 115 150 120 30 1,250 75 365 215 70 220 XXX 210 25 1,615 470 XXX 60 45 470 XXX 115 20 XXX	26.545 805 515 50 20 20 195 522,850 1,700 14,240 40 1,350 2,560 110 450 105 1,850 450 2,895 230 150 XXX 75 220 1,700
55	Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations	46,415	36,560	9,805	9,720	15,550	13,350	10,160	7,365	5,325	3,520

Tableau 1. (suite)

	Age gı	roup - Gre	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	rie de tra	vailleur:	3			
55-54	years	65 yea			dian	Paid works	ers - Trava		émunérés nployed		nployed porated		family kers		
	- 4 ans	65 ar	ns et	Â	ge - ge dian	Employ Employ		Travai autor constit	orated -   leurs nomes tués en	Travai autonom constit corpor	nes non Lués en	Travai fami	lieurs liaux nunérés	Profession	
н	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		N
														Ontario † (suite)	
1.810 1,535 185 70	435 155 195 65	1,065 730 120 165	360 35 100 80	47.1 46.8 45.1 56.2	47.4 42.6 46.2 57.9	8,355 6,960 925 395	2,170 850 905 240	115 70 15 20	40 5 5 5	255 180 35 35	50 15 25	-	-	251 2511 2519 Assigné (3) Grand groupe 27 - Enseignants et	1 2 3 4
7,420 1,965 1,715 240	7.645 365 255	1,110 330 265 45	1,215 15 5	40.6 40.5 44.5 29.6	37.8 32.5 37.8	72,915 14,280 9,970	117,135 6,585 3,075	225	345	1,180 - -	3,425	10	40	personnel assimilé 271 2711	5 6 7
20 3,345 585 2,495 145 120	90 25 5,170 2,905 1,325 705 230	20 250 35 130 35 50	5 535 180 130 90 130	31.1 40.9 39.5 42.2 36.6 39.8	27.5 28.9 38.1 37.9 38.8 37.8 36.0	4,065 250 43,370 14,930 25,350 2,085 1,005	3,250 255 90,450 56,885 19,140 12,205 2,220	5 5	105 85 - 10 5	65 20 20 20 10	510 415 45 40 10	- - 5 - - 5	15 5 -	2719 Assigné (3) 273 2731 2733 2739 Assigné (3)	8 9 10 11 12 13
2,115 805 275 120 90 615 165 45	2,110 475 675 105 380 165 235	530 160 145 15 10 115 40 50	670 20 460 30 25 10 40 80	39.8 43.5 38.4 43.9 37.5 39.2 37.0 21.8	37.6 39.5 38.2 40.7 36.1 34.7 37.1 38.5	15,265 5,525 1,750 555 1,260 3,680 1,340 1,155	20,095 4,610 3,690 1,245 5,100 2,620 2,230 605	220 15 70 - 10 120 15	240 15 145 - 10 35 15 25	1,115 55 610 15 340 85	2,920 75 2,395 5 15 205 165 60	5 + 5 + 1 + 3 +	25 - 15 - - - 10	279 2791 2792 2793 2795 2797 2799 Assigné (3)	15 16 17 18 19 20 21
5,275 3,090 2,280 510 105 95 55 40 850 65 50 120 XXX 50 XXX 11,5 50 XXX 11,3 25 XXX 11,5 50 30 230 230 230 230 230 230 230 230 230	13, 120 430 280 35 15 10 85 11, 335 845 6, 210 95 11, 485 55 200 95 1, 140 435 1, 360 1365 XXX 180 XXX 180 30 30 30 30 435 55 55 55 55 55 55 55 55 55	2,050 1,355 1,070 180 100 40 25 300 135 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1, 285 150 100 25 980 45 415 5 65 65 90 10 150 165 165 20 20 20 10 150 150 150 150 150 150 150 150 150	38.6 41.6 41.4 42.9 40.7 37.7 37.7 40.4 35.3 34.8 33.0 xxx 40.4 35.3 36.5 34.9 xxx 40.4 37.7 34.3 35.1 42.7 xxx 40.4 32.5 5.7	35.2 34.2 33.3 35.4 31.5 29.9 37.8 36.8 42.6 36.9 36.4 32.5 36.4 32.5 35.4 32.7 33.8 30.7 32.7 32.8 32.8 33.8 30.7 32.8 33.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30	25, 465 5, 660 4, 225 445 355 110 370 160 10, 475 380 2, 875 1, 715 620 1, 295 XXX 425 XXX 2, 540 2, 2015 XXX 2, 540 3, 330 3, 450 5, 55 XXX 775 3, 10 1, 110 280	167, 915 3, 460 1, 905 175 400 145 765 785 285 9,445 13, 140 980 3, 135 1, 475 11, 180 2, 930 35, 010 2, 855 1, 330 11, 085 2XX 8, 530 5, 890 5, 890	2,345 1,165 605 335 85 90 80 15 70 - - 15 15 - 10 0 XXX 30 0 - 1,115 710 0 125 - 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10	465 165 85 50 5 125 225 45 	15, 150 13, 835 8, 550 3, 480 925 185 130 145 5 5 15 15 XXX 60 XXX 20 15 1, 170 165 XXX 495 70 210 XXX 495 495 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	4, 250 2, 805 1, 840 145 100 240 400 1, 120 55 475 70 35 90 90 185 70 40 40 40 40 40 1, 120 55 55 70 185 70 185 70 185 70 190 190 190 190 190 190 190 190 190 19	XXX XXX XXX XXX	900 155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 31113 3115 3117 3119 Assigné (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3138 3139 Assigné (3) 3137 3138 3139 Assigné (3) 3157 3158 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3161 3162 3169 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionneis des domaines	23 24 25 22 27 28 29 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
4,060	1,915	1,510	695	33.1	30.9	33,850	28,145	3,020	1, 145	9,485	7,135	60	135	artistique et littéraire et personnel	55

Table 1. (continued)

							ige group - G	roupe d'âna			
	Occupation	Tot	e I	15-24 - 15-24		25-34 25-34	years	35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
4	Ontario † (continued)	16, 135	14,245	2,165	2,945	5.865	5,865	3,950	2,965	2,055	1,470
33 45 66 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 17 20 21 22 24 25 27 28 29 29	3311 3313 3314 3315 3319 Assigned (3) 333 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3337 3339 Assigned (3) 335 Assigned (3) 335 Assigned (3) 335 3351 3353 3350 3370 3370 3371 3373	1, 675 3, 415 6, 725 3, 580 275 470 11, 930 3, 155 415 3, 275 360 XXX 910 1, 880 1, 470 345 9, 695 8, 530 8, 650 1, 385 3, 080 310 495 2, 255 690 430	1,700 6,420 4,555 1,045 5,455 1,420	135 340 1,040 535 50 70 2,305 285 40 620 130 515 490 70 905 785 95 20 4,430 290 1,495 195 250 1,660 235 285	125 1, 275 1, 070 340 XXX 465 1, 300 1, 300 1, 300 1, 300 1, 300 1, 300 1, 245 1, 240 1, 240	420 1,170 2,540 1,405 1,655 1,240 210 1,385 135 XXX 420 620 495 110 3,170 2,855 210 105 1,850 390 835 10 170 235	2, 485 2, 270 390 XXX 95 2, 145 3, 145 3, 145 445 XXX 200 275 200 245 80 3, 590 2, 865 6, 15 90 1, 750 140 1, 350 XXX 4XX 200 2, 145 1,	490 865 1,625 820 65 75 2,660 75 745 60 XXX 145 360 280 75 2,560 220 255 300 415 20 30 75	555 1, 285 1, 285 175 20 975 395 20 20 195 20 40 120 40 2,510 1,985 465 465 465 465 465 465 465 465 465 46	290 485 815 410 20 45 1,275 30 230 25 XXX 255 55 55 1,385 255 51,220 125 25 610 190 210 15 95	250 875 250 65 XXX 30 490 115 XXX 195 XXX 195 20 25 20 420 420 420 420 420 420 420 420 420
300 31 31 32 33 34 35 36 39 40 41 44 45 46 45 56 57 55 56 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58	4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4133 4135 4137 4139 Assigned (3) 414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4150 4151 4153 4157 4159 Assigned (3) 416 4160 4161 4169 Assigned (3) 417	205, 085 2, 850 2, 850 3, 750 115 41, 845 2, 455 23, 755 10, 030 2, 580 1, 060 515 1, 450 11, 010 435 81, 860 11, 010 5, 320 37, 745 26, 590 715 1, 930 2, 850 3, 420 3, 20 3, 420 3, 20 3, 420 3, 20 4, 675 1, 825	725, 340 181, 720 1, 140 154, 245 21, 495 4, 835 267, 160 97, 635 16, 980 2, 505 1, 735 8, 065 48, 970 2, 060 2, 930 42, 435 1, 545 29, 425 1, 405 3, 565 8, 375 12, 805 3, 565 17, 255 7700 15, 230 680 635 73, 025 5, 1, 540	62,400 615 XXX 380 160 65 14,765 210 5,870 6,900 725 325 130 605 4,010 105 4,510 735 12,555 12,295 110 625 1,255 1	182.810 34.230 70 27.930 5.005 1.230 79.470 960 21.975 49.025 3.265 5.85 3.280 12.070 145 790 10.660 480 7.290 1.660 7.290 2.035 3.460 105 5.885 3.280 2.75 5.885 3.280 2.75 5.885 5.405	56.735 780 XXX 500 220 20 10,705 770 6,715 1,500 980 295 140 320 5,480 5,520 5,85 4,200 21,780 1,70 11,075 5,645 200 5,85 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75	211.725 54.680 370 46.665 6.410 1.230 74.140 3.015 39.585 21.610 6.780 .805 15.230 1.825 17.380 515,230 515 8.970 1.00 585 2.3670 1.00 585 2.30 4.020 1.555 3.555 3.555 19.270	37, 250 650 XXX 385 215 7,035 7,75 4,750 5,85 395 255 90 185 3,030 490 315 2,150 7,75 13,330 1,700 1,380 5,970 3,405 1,700 1,380 5,970 3,405 1,700 1,	159 . 215 45 . 935 45 . 935 340 39 . 730 4 . 875 985 53 . 665 2 . 200 31 . 520 13 . 535 3 . 970 485 600 1 . 290 11 . 240 9 . 715 265 6 . 470 9 . 715 2 . 650 6 . 600 6 . 600 5 . 600 5 . 600 6 . 700 6 . 700 7	24.025 395 XXX 225 145 5 4,140 415 2.755 480 100 100 100 1.335 40 9.545 9.35 40 9.545 1.335 4.320 2.515 105 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.	101.850 28,235 245 24,200 3.135 35,380 1,320 22,270 8,555 1,930 345 220 735 5,570 425 4,730 165 4,050 1,825 60 2,250 1,75 1,950 4,750 1,950 1,95

Tableau 1. (suite)

	Age gi	roup - Gro	oupe d'âg	2			Class	of worker	- Catégor	ie de tr	availleur:	5			
						Paid works	rs - Travai	lleurs re	imunérés	Self-er	nployed				
	years - 64 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er ıs et	â	lian ge - ge lian	Emplo - Employ		Self-en incorp Travai autor constit corpor	orated leurs nomes tués en	unincor Travai autonor	lieurs nes non tués en	Travai	ders lleurs liaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		No
														Ontario † (suite)	
1,635 225 440 580 30 745 220 25 160 105 100 105 110 10,045 110 10 15 15 15 15 20 20 25 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	805 165 4300 1300 455 XXX 115 XXX 115 555 40 20 6100 455 135 25 1600 25 25 90 XXX 34 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	465 110 125 125 120 0 10 30 290 25 35 - XXX 40 35 10 10 10 505 405 25 35 25 10 35 25 35 10 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	200 80 75 15 20 20 XXX 15 205 15 XXX 105 10 10 40 255 170 60 25 35 10 20 XXX 10 20 XXX 10 20 XXX 10 20 XXX 10 20 XXX 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	34.6 40.3 36.8 33.6 33.4 32.8 31.9 32.4 35.1 35.1 32.2 34.3 35.1 31.9 28.5 xxx 32.3 37.5 37.5 5.0 25.0 22.0 4.1 21.3 31.1 21.9	31.6 37.8 29.0 XXX 33.6 31.2 3.3 32.3 32.6 XXX 34.4 4 XXX 23.1 32.0 27.1 28.5 33.8 34.3 32.0 27.1 28.5 34.1 35.3 34.3 32.0 27.1 28.5 33.8 34.3 32.0 27.1 35.3 34.3 32.0 27.1 35.3 34.3 32.0 27.1 35.3 34.3 32.0 27.1 35.3 34.3 32.0 27.1 35.3 34.3 32.0 27.1 35.3 34.3 32.0 27.1 37.1 35.3 34.3 32.0 27.1 37.1 35.3 34.3 32.0 27.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 3	10,310 400 2,445 4,725 2,195 3300 2,325 195 1,855 240 0 XXX 615 1,735 1,040 280 7,555 6,590 7,15 220 7,600 305 450 2,220 7,600 400	9,605 410 4,570 3,480 750 XXX 210 4,280 1,230 XXX 475 450 435 510 205 5,695 1,475 180 6,830 4,78	1, 485 170 400 560 305 15 425 425 35 425 470 15 525 470 30 325 160 30 115 	635 60 385 145 25 XXX 20 215 95 XXX 25 5 5 40 26 205 155 30 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45	4,310 1,095 5,000 1,425 1,075 405 1,335 105 2,845 1,335 105 1,335 105 1,335 105 1,470 110 30 710 30 710 205 320 40 90 90 15	3,940 1,205 1,430 915 270 XXX 70 935 51 100 XXX 335 XXX 75 185 30 120 35 1,475 190 30 555 40 420 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	30 5 - 15 - 15 - 5 - XXXX - - - - - - - - - - - - - -	70 20 35 5 10	331 3313 3314 3315 3319 Assigné (3) 333 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3337 3339 Assigné (3) 3355 Assigné (3) 3355 Assigné (3) 336/337 3360 3370 3371 3373 3375 3379 Assigné (3)	1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 24 25 26 7 27 8 29
20,595 345 XXX 245 5 5 3,905 275 2,660 480 245 70 125 605 505 505 505 505 505 505 505 505 50	61,700 16,400 110 13,995 1,880 1,880 14,210 4,360 14,210 4,380 2,570 140 660 2,570 170 2,590 150 130 775 1,105 60 150 150 155 1,596 155 75 7,460 225	4.075 700 XXX 500 200 	8,040 2,240 3,1735 1,735 1,735 1,735 100 2,285 425 65 100 280 1355 5 45 60 20 160 20 155 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	37.3 30.5 27.4 24.8 XXX 24.2 XXX 21.5 35.2	33.0 34.9 34.9 35.1 31.8 35.3 35.9 32.2 2.2 32.8 28.7 32.5 33.6 35.3 32.9 32.5 33.1 32.1 32.1 32.1 33.0 32.5 33.1 32.2 33.2 33	200,700 2,735 XXX 1,710 815 115 40,075 2,285 22,380 9,895 2,545 1,045 515 1,430 14,250 1,395 1,575 10,860 425 1,575 10,860 425 2,545 5,545 1,430 14,250 13,395 15,575 10,860 425 10,635 2,645 2,	706, 510 178, 245 1, 050 151, 475 21, 005 4, 710 256, 155 7, 720 122, 450 97, 095 16, 935 2, 485 1, 705 7, 770 48, 565 2, 915 42, 070 1, 535 29, 210 1, 360 3, 535 8, 330 12, 730 12, 730 17, 775 775 630 71, 810 1, 470	1, 795 600 XXX 555 	6, 860 1, 445 55 1, 270 55 3, 910 295 3, 420 75 15 10 85 95 10 10 75 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2,325 50 XXX 20 25 970 80 825 40 10 15 20 110 15 20 110 15 30 10 15 20 20 20 50 80 825 40 40 10 115 20 20 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	7,560 1,470 30 1,050 330 50 4,015 265 3,455 25 5 20 90 285 10 10 15 30 45 30 30 - 55 760 45	260 5 XXX 10 	4,410 555 555 15 3,080 10 2,630 310 20 	bureau et travvailleurs assimilés 411 4110 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigné (3) 414 414 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4150 Assigné (3) 416 4161 4169 Assigné (3) 417	30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 51 55 57 58 59 60 61 62 63

93-112

Table 1. (continued)

1 - 115

						А	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tots	a I	15-24 - 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Ontario † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	4191 4192 4193 4194 4195 4197	2.080 7.595 7.295 410 1.755 2.805 905 35,940 3.760 1.020 2.240 3.420 1.195 430 11,580 11,065 1,230	41,350 1,970 9,625 8,840 970 6,510 2,215 107,785 7,245 2,575 5,545 8,665 2,385 2,480 51,545 24,245 3,125	740 325 1,610 210 755 710 260 8,330 205 115 405 460 550 85 3,155 3,155	13,475 170 1,315 1,845 520 670 24,140 545 380 1,105 2,390 1,190 440 11,370 5,885 830	500 2,630 2,090 90 310 860 245 1,015 295 755 1,055 3,000 105 3,135	10,510 680 2,800 2,105 570 33,265 2,480 1,070 2,115 3,095 975 14,645 7,510 850	310 2,070 1,390 40 125 540 95 7,690 1,265 330 520 895 125 130 2,190 2,035 220	7,760 480 4,2,210 1,610 1,610 1,30 1,430 360 24,215 2,135 630 1,190 1,735 310 550 11,530 11,530	205 1,345 1,025 25 175 360 115 4,665 700 130 260 535 85 60 1,545	5,600 340 1,760 1,970 105 820 265 15,165 1,355 320 660 1,015 190 340 7,835 3,045 395
188 199 200 221 222 233 244 255 266 279 278 288 299 313 323 335 344 424 433	5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigned (3) 519 5190 5191 5193 5193	238,550 182,920 24,820 8,075 25,925 98,490 3,465 2,880 11,670 2,125 5,475 47,945 6,980 11,795 17,570 4,995 22,530 1,770 1,085 1,210 7,695 620 2,370 3,285 1,210	205, 355 171, 690 13, 680 1, 450 5, 465 135, 615 3, 380 590 4, 425 5, 125 5, 125 5, 125 6, 260 12, 785 1, 760 2, 120 1, 060 595 710 4, 600 XXXX 1, 980 345 1, 980 110	60, 245 56, 335 2,545 635 1,955 34,790 815 2,370 9,825 830 2,570 2,755 220 850 285 255 160 155 85 1,150 45 225 226 45	67, 490 63, 420 2, 120 2, 120 855 53, 620 610 340 1, 305 1, 895 2, 455 3, 120 485 715 250 415 140 150 100 955 XXX 285 710 40	61, 815 46, 700 6, 910 3, 215 8, 430 24, 685 820 535 1, 130 12, 660 1, 545 3, 325 4, 045 1, 535 1, 900 605 370 325 2, 455 975 340 80	46,000 34,455 3,655 3,655 2,460 24,445 980 100 300 890 810 9,800 1,470 2,785 2,955 775 910 475 220 205 1,745 220 205 1,745 560 40	48, 800 34, 305 6, 445 2, 235 7, 260 16, 120 750 165 380 340 615 12, 670 2, 135 3, 100 4, 670 1, 280 1, 825 440 260 190 1, 825 745 260 35	38.865 29.770 3.455 3.15 1.370 22.385 60 190 640 520 8.150 925 1.520 4.230 360 535 290 4.230 360 535 290 370 20	33, 115 22, 820 4, 905 1, 100 4, 425 10, 975 180 115 280 140 380 9, 035 1, 450 2, 380 3, 360 815 420 285 180 180 1, 265 115 355 135 20	29, 450 24, 045 2, 595 560 19, 035 590 50 490 4, 885 555 760 2, 960 185 170 110 55 90 525 XXX 140 25 325
44 45 48 47 48 49 50 53 53 55 56 55 56	611 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129	264,700 80,980 9,835 18,590 1,285 25,535 5,975 14,505 2,580 2,670 75,865 9,830 31,335 6,255 20,605 4,555 3,285	311, 730 14, 865 XXX 1, 310 5, 610 495 2, 270 2, 930 610 144, 560 12, 525 28, 840 6, 495 76, 525 14, 995 5, 175	83,095 14,705 520 1,255 5,565 5,00 4,680 1,285 725 41,340 1,840 17,175 2,550 14,560 3,145	111,535 5,770 XXX 320 130 1,905 110 880 2,020 395 68,380 2,435 9,120 2,610 45,070 5,215 2,925	54, 170 21, 425 2, 835 6, 250 385 4, 750 1, 425 4, 800 505 470 14, 165 2, 590 1, 750 3, 180 625 515	65,725 4,125 XXX 545 170 1,680 200 890 540 70 28,545 3,010 5,555 2,420 14,125 2,700 735	42, 825 19, 615 3, 125 6, 645 3, 570 2, 080 3, 070 410 410 8, 350 2, 265 3, 425 690 1, 395 335 250	54.980 2.280 2.280 1.00 1.175 120 275 230 70 20.005 3.150 5.385 930 7.505 2.530	36, 785 13, 150 2,455 3,040 1,645 1,710 180 390 6,925 2,020 3,030 550 890 225 210	44, 115 1, 520 XXX 115 985 50 165 85 25 16, 135 2, 320 5, 340 360 5, 275 2, 395 455

Tableau 1. (suite)

	Age gi	roup - Gre	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	ria da tr	avai Haur				_
						Paid works	ers - Trava			The de tri	avaiileur:	s 			
	years - 4 ans	65 ai	ers and ver - ns et us	â	dian ge ge ge	Employ		Self-emincorp incorp Travai autor constit corpor	orated -   leurs nomes tués en	Travai autonoi consti	nployed porated lleurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - lleurs llaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	f		No
														Ontario † (suite)	
155 1,025 1,065 35 245 285 120 4,180 480 115 260 365 90 50 1,432 1,225 160	3,460 220 1,470 1,215 95 520 255 9,825 710 170 435 360 120 170 5,570 1,990	65 195 115 10 145 45 70 1,080 95 50 105 40 100 280 80	545 80 65 100 10 55 100 1, 180 25 10 40 65 20 15 580 245	29.5 38.6 34.3 24.3 28.4 32.4 34.2 39.7 37.4 34.0 36.7 26.0 36.6 33.4 32.4 32.7	31.3 37.3 37.6 37.4 23.9 32.4 32.2 33.4 37.3 33.0 32.4 30.8 24.4 30.8 24.4 32.8 33.1	2,030 7,365 7,250 405 1,695 2,765 895 34,575 3,500 955 2,220 3,170 1,195 420 11,115 10,815 1,190	40,805 1,665 9,545 8,800 935 6,445 2,145 105,355 7,015 2,575 5,530 8,335 2,340 2,475 50,130 23,885 3,075	10 25 10 25 10 725 165 25 145 - 145 5 285 285	105 5 10 15 25 25 1,090 160 - - 5 200 - 5 85 85	30 190 35 35 30 35 10 510 95 45 15 105 	270 280 70 20 30 20 900 70 - 10 110 - 5 420 245 40	10 20 - - - 35 - - - - - - - - - - - - - - -	175 20 10 5 20 25 440 15 10 370 35	4171 4172 4173 4175 4177 4179 Assigné (3) 419 4180 4181 4192 4193 4194 4195 4197 4199 Assigné (3) Grand groupe 51 -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26, 655 17, 955 3, 265 730 5, 295 405 70 315 215 480 7, 835 1, 230 1, 635 3, 400 205 205 865 75 280 285 210	19, 460 16, 575 1, 440 30 1855 13, 635 290 355 65 360 288 300 1, 535 65 40 30 405 XXX 140 405 55 55	7,920 4,795 745 150 670 2,625 2000 50 2900 2,900 405 610 1,245 340 50 65 30 2555 135 10 35 50 30 15	4,080 3,430 410 5 355 2,490 85 - 90 310 620 60 30 3855 - 70 35 XXX 10 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 -	34.0 4 32.0 39.1 35.3 38.0 4 35.9 20.6 6 20.4 42.8 8 22.6 40.4 42.8 39.8 37.2 35.1 35.3 36.3 37.2 35.5 36.0 35.5 5 32.5	32.11 31.0 37.6 30.8 32.1 32.3 35.8 32.2 31.2 22.0 28.1 22.1 32.5 34.1 31.5 32.6 32.7 32.7 31.5 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7	203,070 155,710 13,805 7,405 24,070 87,465 2,580 1,920 11,425 1,900 5,150 40,705 4,810 10,570 15,710 3,845 2,210 1,580 920 1,060 6,650 345 2,370 2,985 740	188, 465 157, 370 8, 565 1, 385 5, 195 128, 305 2, 390 350 1, 855 4, 335 4, 985 27, 840 6, 145 12, 375 1, 575 1, 575 1, 575 1, 990 2, 200 1, 1010 5, 45 6, 25 4, 25 4, 25 4, 25 5, 25 6, 25 6, 25 6, 25 6, 25 7, 2	16, 730 12, 265 6, 845 355 905 3, 595 200 75 140 4, 160 1, 050 480 140 120 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	4, 475 3,810 2,340 35 600 1,175 105 590 170 100 25 170 25 100 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	18,310 14,545 4,155 315 950 7,105 660 890 165 150 3,045 490 675 70 100 75 725 125 - 235 365	10,095 9,250 2,680 30 205 5,105 80 210 50 55 605 65 65 85 85 85 85 235 15 20 30 240 XXX	445 395 15 325 5 325 5 10 5 10 5 15 15	1,315 1,265 95 5 - 1,030 35 35 25 - 10 0 - 25 XXXX 15 - 10 - 10	spécialisés dans la vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigné (3) 519 15190 15191 15193 15190 Assigné (3) Grand groupe 61 Trevailleurs	118 120 221 222 233 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
31, 160 9, 170 875 1, 235 190 5, 835 310 220 175 325 4, 330 970 1, 935 475 510 205 235	31,050 990 XXX 45 35 750 10 50 55 10,305 1,435 3,115 3,115 3,225 2,010 375	6,680 2,910 25 165 20 2,275 10 20 45 350 745 145 245 135 95 30		31.7 36.7 39.5 37.2 37.5 41.4 39.6 29.9 24.6 37.9 23.7 36.6 23.6 23.6 21.7 22.8		249, 230 80, 755 9, 820 18, 590 1, 130 25, 530 5, 975 14, 505 2, 550 2, 550 2, 550 2, 550 2, 550 2, 550 2, 550 2, 5715 29, 335 6, 250 20, 570 4, 430 3, 130	292,515 14,810 1,305 495 6,605 495 2,270 2,920 610 140,105 10,055 27,460 6,490 76,280 14,760 5,065	5.095 90 15 - 65 - 10 2.685 1,950 615 - 40 80	2,660 10 XXX 5 - - 1,390 1,010 285 - 45	10,020 135 5 90 15 3,560 2,155 1,275 60 75	15,210 35 XXX 15 - - 10 5 2,390 1,385 830 - - 130 50	350 	1,350 5 XXX 5 - - 680 75 270 5 245 65	spécialisés dans les services 611 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3)	44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Table 1. (continued)

						А	Age group - G	roupe d'âge			
:	Occupation	Tote	s I	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 0 11 12 12 13 13 14 15 16 6 17 7 17 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6135 6139 Assigned (3) 614 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6162 6165 6169 Assigned (3) 619	9,170 6,185 1,010 990 565 425 12,955 1,420 455 6,870 875 800 855 1,295 380 5,235 835 1,630 675 1,850 245 80,495 5,165 50,345 17,605 3,800 3,430	19, 285 10, 560 7, 620 7, 820	1,750 455 345 545 285 125 3,625 180 155 830 550 225 490 1,010 190 1,440 70 450 105 720 30,230 490 14,580 11,830 1,730 1,565	3,325 1,145 1,810 21,120 1,120 21,120 8,365 720 8,160 570 765 2,090 60 810 370 760 760 810 370 760 810 370 760 855 10,855 10,855 3,850 3,850	1,780 1,225 230 150 80 95 2,710 450 90 1,360 165 300 65 1,160 140 350 95 12,935 12,935 12,935 12,935 2,260 8,575 2,260 425	3,405 1,855 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,545 1,545 1,545 1,545 1,701 1,010 1,010 1,010 1,010 1,730	1,460 1,140 110 110 50 2,990 325 80 2,115 70 230 65 50 825 215 230 125 235 1,145 6,775 1,030 290	4.280 2.485 1.610 2.485 1.610 2.485 1.47.85 14.785 120 770 4.820 2.50 350 350 2.315 220 995 760 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28	1,800 1,475 155 45 45 2,020 230 85 1,555 45 40 10 975 195 245 245 20 11,880 1,165 8,740 1,105 380 465	4,515 2,580 1,750 XXX 55 130 7,900 XXX 2,145 2,125 150 3,010 120 185 2,495 145 1,135 795 370 370 310 8,835 1,930 130 330
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	and animal husbandry occupations 711 7111(4) Assigned (3) 718/719 7180 7183 7185 7185 7196 7197 7199 Assigned (3) Major group 73 - Fishing	106,310 40,250 39,820 430 66,065 2,565 10,245 8,915 28,435 XXX 2,675 10,250 2,815	38,800 6,175 6,075 100 32,625 630 7,690 10,305 4,895 455 495 5,825 1,320	34, 190 1, 210 1, 140 70 32, 975 5, 470 4, 445 15, 065 XXX 1, 085 4, 680 1, 715	10,360 195 185 10 10,160 85 2,090 2,840 2,665 125 115 1,745 500	18, 920 6, 110 6, 080 30 12, 815 760 1, 965 1, 640 5, 715 XXX 520 1, 790 405	7,215 985 970 15 6,230 140 1,505 1,980 915 85 1,325 180	12,850 6,845 6,625 20 6,200 1,080 820 2,420 2,420 4XX 265 970 155	7,210 1,360 1,365 - 5,845 1,650 2,090 530 105 75 1,210 200	13,585 8,205 8,120 90 5,380 605 680 2,230 XXX 245 1,060	7,095 1,575 1,550 25 5,515 150 1,490 1,860 405 65 110 1,290
41 42 43 44	731 7313	1,595 1,590 1,080 25	150 150 XXX	380 380 255 10	20 20 XXX	465 465 320 5	35 35 XXX	295 295 230 5	45 50 XXX	255 250 170 5	40 35 XXX
45 46 47 48 49 50 51 52 53	logging occupations 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7518 7519	11,640 11,640 1,140 625 4,605 315 1,845 2,055 515 545	1, 190 1, 190 XXX XXX XXX XXX XXX 645 XXX 40	3,075 3,070 100 245 945 40 330 1,185 50 180	490 490 XXX XXX XXX XXX 315 XXX 5	3,565 3,565 395 200 1,385 130 620 505 160 165	340 335 XXX XXX XXX XXX 150 XXX 10	2,280 2,280 305 105 1,040 55 425 150 110 90	200 200 XXX XXX XXX XXX XXX 95 XXX	1,580 1,580 175 45 720 40 295 120 110 70	90 90 XXX XXX XXX XXX 45 XXX 15

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	evailleur	s			T
	years 4 ans	65 a	ors and ver - ns et us	â	dian ge - ge dian	Paid worke		Self-er incorp Travai	aployed orated lieurs	Travai autonor	mployed porated - lleurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - !leurs !iaux munérés	Profession	
	_		l .					corpoi		001 pol	1011				
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
1,890 1,555 140 85 55 55 1,190 770 25 10 60 75 40 665 1755 210 150 75 210 150 175 210 175 210 175 210 175 210 175 210 175 210 175 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210	3,385 2,275 980 XXX 45 75 5,955 XXX 2,015 900 2,505 110 205 450 450 450 450 450 190 190 2,505 450 450 450 450 450 450 450 450 450	485 345 25 100 45 65 4300 85 155 235 25 - 15 15 30 165 40 40 22 30 30 1.955 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	380 220 100 XXX 15 555 1,505 245 245 40 455 210 140 20 30 30 30 35 53 55 55 55 55 55 50 50 50 50 50 50 50 50	41.7 44.3 46.4 31.4 43.0 35.0 35.0 37.1 32.5 54.4 4.3 30.3 32.2 30.9 25.1 34.7 44.3 32.6 33.2 26.4 4.4 37.5 72.8 28.0	41.3 43.7 38.4 42.7 38.4 42.9 9.9 22.1 31.4 42.0 538.1 538.1 40.4 42.0 538.1 41.8 41.4 42.0 538.1 38.8	7,970 5,145 1,010 990 460 370 8,580 1,100 3,140 840 755 1,230 3,10 3,945 610 1,305 610 1,305 610 1,305 610 1,305 610 3,505 3,505 3,505 3,505	18, 245 9,715 7,560	365 320 	210 180 - XXX 15 15 740 XXX 30 510 5 120 25 30 100 5 5 5 5 5 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	815 710 40 3.455 95 25 3.105 5 95 880 45 245 215 50 370 - 1.165 950	680 615 - XXX 35 25 11,150 5,555 20 15 4,325 230 245 285 65 55 105 45 70 610 - 40 20	200 100  15 200  5 15   5 100 5 1100  5 7 5 1100  5 5 5 5 5 5 5	1500 455 600 XXX 300 100 11455 XXX 455 555 555 100 100 100 3055 55 55 100 100 100 100 100 100 100 10	Dntario * (suite)  613 6130 6133 6135 6139 Assigné (3) 614 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigné (3) 616 6160 6162 6165 6169 Assigné (3) 619 6191 6198 6199 Assigné (3)	1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 110 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 4 25 26 27
15,650 9,900 9,840 55 5,755 355 680 915 2,330 260 1,025 175	5, 260 1, 405 1, 395 15 3, 855 75 920 1, 275 265 55 95 955	11.120 8,180 8,015 165 2,940 145 440 665 XXX 300 725 225	1,860 645 610 35 1,010 15 225 255 115 10 300 80	34.5 52.0 55.6 24.5 35.9 23.9 24.5 23.9 24.5 23.9 27.0 22.7	37.0 47.9. 47.8 53.8 53.8 40.0 36.2 35.1 23.7 35.8 40.1 37.3 33.6	53,985 355 53,630 1,690 7,835 7,170 25,220 XXX 2,100 7,015 2,425	21,505 85 21,420 350 3,330 8,100 4,360 455 210 3,685 930	1,360 5 - 5 1,350 270 115 140 565 XXX 60 175 25	285 	47,295 39,890 39,820 7,405 590 1,050 875 2,515 XXX 360 1,900 115	7,980 6.085 6.070 20 1,890 165 490 300 300 555 20	3.680 	9.030 	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné (3) 7187/19 7180 7183 7185 7195 7196 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pēcheurs,	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
120 120 70	10 10 XXX	75 75 30	5 5 XXX -	33.5 33.5 33.3 38.7	38.9 38.9 XXX	1,095 1,095 775 15	110 110 XXX	95 95 25 10	- ****	390 390 275	25 25 XXX	5 5 - -	20 20 XXX -	731 7313 Assigné (3) Grand groupe 75 ~	4 1 42 43 44
1,060 1,060 1,060 160 30 455 45 165 85 75	65 65 XXX XXX XXX XXX XXX 40 XXX	80 80 15 - 45 - 5 - 5	10 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	32.2 32.2 37.1 27.9 34.3 33.2 34.0 23.2 38.9 30.0	27.6 27.6 XXX XXX XXX XXX XXX 24.9 XXX 41.0	9,995 9,995 910 625 3,670 310 1,575 2,055 330 515	1.140 1.140 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.	285 290 105 10 120 - 25 5	**************************************	1,300 1,295 120 - 760 - 240 - 175 5	45 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	60 60 5 - 50 - - 5	5 5 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5	Travailleurs forestiers et bücherons 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7519 Assigné (3)	45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Table 1. (continued)

						Α	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	s I	15-24 y - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 yi 35-44 i	1	45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Ontario † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9	7711 7713 7715 7717 7717 7718 7719	14,925 14,925 2,285 340 2,875 350 4,825 2,335 1,525 400	240 240 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,750 1,750 25 75 410 35 425 585 140 55	60 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,560 4,560 420 95 1,145 135 1,525 735 480 120	65 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,995 4,000 785 70 785 100 1,285 500 395 85	55 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,035 3,035 50 385 60 1,125 360 270 50	30 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
111 122 133 144 155 166 177 186 187 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 33 3	811 8111 8113 8118 Assigned (3) 813/814 8130 8131 8133 8135 8137 8141 8143 8146 8144 8149 Assigned (3) 815 8150 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigned (3) 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigned (3) 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigned (3) 8157 81810 81818 8159 Assigned (3) 8167817 81810 81817 81818	113,760 2,335 880 285 615 65 28,395 3,855 2,150 650 1,410 3,815 1,458 1,680 2,045 5,135 5,430 775 6,750 760 915 1,335 5,000 1,155 1,355 15,485 1,970 2,830 285 275 360 1,120 1,515 6,070 375 360 1,120 1,515 6,070 375 36,750 3,110 1,260 8,205 1,710 1,260 8,205	37, 255 115 XXX XXX XXX 2, 640 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	23.765 380 195 300 115 10 4.170 100 210 90 135 835 250 345 185 1,000 870 150 205 350 125 320 75 2,745 320 75 2,745 320 75 2,745 320 115 120 195 395 940 115 9,660 205 2,550 2,550 2,550 2,550	7.710 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	34,640 755 285 105 185 10 8,860 850 850 215 395 1,255 510 620 665 1,830 1,575 250 320 1,575 290 320 140 335 50 5,700 980 980 100 60 105 365 577 2,620 125 9,870 865 5,770 2,620 125 9,870 885 5,770 2,620 125 9,870 885 1,995 2,880 2,880	9,940 35 XXX XXX XXX 805 XXX XXX XXX 105 150 150 150 40 440 XXX XXX 45 185 100 XXX 145 185 100 XXX 45 145 145 145 145 145 145 145 145 145	23, 110 465 135 70 125 15 6, 395 1, 150 555 165 280 285 580 140 135 120 160 230 90 185 1, 200 185 30 3, 520 555 550 550 280 1, 405 290 280 1, 405 27 280 1, 405 290 280 1, 405 290 280 1, 405 290 280 1, 405 27 280 1, 425 2, 115 2, 115 2, 115 2, 115 2, 115 2, 115	8,950 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	17, 500 430 150 430 150 155 165 1, 095 435 105 205 510 260 270 385 770 1, 025 160 200 35 160 75 145 190 35 2, 065 505 320 25 50 25 35 185 55 55 185 55 185 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	6,535 20 XXX XXX 420 XXX XXX 420 XXX XXX 65 50 XXX 55 55 130 60 85 235 XXX XXX XXX XXX 45 60 85 25 760 45 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gi	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	ie de tra	vailleur	s			_
						Paid worke	rs - Trava	illeurs ré	munérés						
	years 4 ans	65 yea: ov: - 65 an pli	er ns et	â	dian ge ge ge dian	Employ Employ		Self-em incorpo Travail auton constit	ieurs omes ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lieurs nes non ués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		No
														Ontario † (suite)	
1, 435 1, 440 315 45 135 15 460 165 230 85	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	50 45 10 - 5 5 5 15 10	5 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	37.1 37.1 43.3 34.4 33.4 34.9 38.1 32.5 38.2 37.5	33.8 33.8 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 36.2	14,795 14,800 2,255 320 2,845 330 4,820 2,355 1,480 395	225 220 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	30 25 5 5 10	5 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	90 95 5 20 15 5 5	15 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10 10	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	Grand groupe 77 - Mineurs, Carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7711 7713 7715 7717 7718 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des industries	1 2 3 4 5 6 7 8 9
13,730 295 120 25 70 10 3,655 640 305 65 155 150 220 635 745 90 180 80 185 40 1,385 320 250 20 250 4,525 150 930 15 85 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	3,840 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	9 15 15 5 5 5 5 5 15 5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	45	33.2 33.3 41.7 31.8 34.8 37.2 28.3 30.4 34.7 30.8 32.5 30.3 33.3 40.1 32.3 32.3 34.2	35.6 36.1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	111, 090 2, 335 890 285 615 65 28, 195 3, 765 650 1, 405 1, 455 1, 670 2, 045 5, 135 5, 365 755 6, 525 710 465 900 1, 235 5, 365 755 1, 340 225 15, 405 1, 155 2, 815 2, 8	36,240 115 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,070	185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1,525 	740  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX	70 	95 	de transformation 811 8111 8113 8118 Assigné (3) 813/814 8130 8131 8133 8135 8137 8141 8143 8146 8149 Assigné (3) 815 8150 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigné (3) 816/817 8160 8161 8161 8165 8167 8171 8173 8176 8178 8179 Assigné (3) 821/822 8210 8211 8213 8215 8215	11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 33 34 43 43 44 45 46 47 48 49 49 49 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Table 1. (continued)

_											
	Occupation	Toti	a I		years - 4 ans	25-34	Age group - (		years	45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 100 11 1 12 1 3 1 1 4 4 1 1 5 1 6 6 1 7 7 7 8 2 2 9 2 9 3 1 1 3 2 2 4 4 2 5 5 2 6 6 3 7 3 8 3 3 3 4 4 3 5 6 3 7 3 8 8 3 9 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8229 Assigned (3) 823 8230 8231 8233 8233 8235 8236 8238 8239 Assigned (3) 825 8250 8251 8253 8256 8259 Assigned (3) 826/827 8260 8263 8265 8278 8273 8275 8276 8278 8278 8279 Assigned (3) 829	730 1,480 1,205 1,215 5,260 2,135 1,125 5,715 795 1,065 385 250 530 1,765 710 215 11,135 1,535 795 2,535 740 3,165 2,055 315 5,410 685 385 280 450 395 380 1,000 685 150 1,775 480 585 XXX	905 310 1,330 2,83 1,170 675 860 2,17 2,170 1,170 1,170 1,170 1,175 2,170 2,17	230 485 165 205 1,995 500 3355 1,770 75 240 95 60 180 765 245 95 1,990 1,015 355 120 1,015 290 50 1,015 1,01	190 105 270 XXX 670 200 175 230 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	170 410 375 325 1,440 685 205 1,810 235 385 160 540 230 205 285 1,055 1,730 205 1,730 155 1,730 155 115 115 115 115 115 115 115 115 11	180 70 400 XXX 855 195 135 235 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	120 240 240 285 260 710 490 180 860 160 875 85 60 80 185 415 150 490 185 415 150 100 45 115 45 115 100 100 100 100 100 100 100 100 10	160 45 280 XXX 720 100 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	90 195 175 235 560 295 140 685 180 150 25 25 40 170 75 20 1,930 485 150 310 310 310 310 355 55 55 55 55 55 55 55 50 25 100 25 25 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	205 50 175 XXX 665 320 95 135 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
422 433 444 455 466 477 488 489 500 511 525 555 566 601 622 633	831 8310 8311 8313 8315 8316 8319 Assigned (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8336 8337 8337 8338 8337 8339 8350	125,110 46,210 3,670 10,530 22,715 5,890 1,410 785 1,225 64,155 3,810 1,705 10,360 9,530 32,890 770 1,275 1,645 2,165 3,075 265 1,125	14, 250 3, 795 XXX 370 1, 265 890 580 550 100 8, 005 XXX XXX 1, 180 2, 735 2, 905 260 XXX 450 265 525 XXX	21, 495 7, 715 1,820 3,865 1,200 190 270 240 10,385 2,065 2,110 4,795 85 115 365 495 845 445 320	2,565 705 XXX 85 240 165 65 115 20 1,360 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 80 30 90 XXX	37,760 13,340 770 2,860 6,875 1,885 395 180 375 20,115 1,075 555 3,080 10,745 260 350 470 550 880 100 305	4,400 1,175 XXX 115 395 260 230 135 30 2,445 XXX XXX XXX 360 880 60 XXX 140 75 190 XXX	29, 440 10, 830 1, 240 2, 300 5, 405 1, 220 285 150 235 15, 825 1, 230 450 2, 180 2, 080 8, 630 150 295 335 485 520 55	3,645 955 XXX 70 320 230 155 160 20 2,095 XXX XXX 330 700 800 70 XXX 100 50 110 XXX	20,580 7,475 850 1,700 3,535 825 295 80 1990 10,825 250 1,975 1,330 5,560 120 275 255 230 410 555	2, 420 600 XXX 60 225 165 85 15 1, 425 XXX XXX 205 500 520 45 XXX 60 45 95 XXX XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur:	s			
	years - 4 ans	65 yea ov 65 ar pl	ns et	B Â	dian ge - ge dian		pyees yé (e) s	Self-er incorp Travai autor consti	mployed orated - lleurs nomes tués en	Travai autonor		Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
м	F	М	F	М	F	М	F	Corpo	F	М	F	М	F		No
														Ontario † (suite)	
105 140 185 175 530 185 185 195 255 105 285 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1	155 45 200 XXX 335 120 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5 5 20 15 25 40 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 	32.1 30.7 33.4 28.9 33.0 32.6 33.0 32.6 33.2 23.1 43.2 7 22.7 24.6 33.2 29.0 27.4 43.8 43.3 33.3 33.3 41.5 33.4 33.3 41.5 33.1 33.6 5 33.2 29.8 33.3 33.6 5 40.3 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 3	39.8 31.9 34.3 xxxx 36.1 40.4 37.4 35.6 4xx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	720 1,460 1,210 1,195 5,260 2,115 1,120 5,575 1,765 680 210 11,110 2,535 2,745 3,165 2,050 3,165	900 310 1.330 3.275 1.150 665 860 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	5 5 5 70 60 	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	100 151 155 600 255 	100	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	XXX 5 5 5 5 7 7 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	8221 8223 8226 8227 8228 8229 Assigné (3) 823 8230 8231 8233 8235 8236 8238 8239 Assigné (3) 825 8250 8251 8253 8255 8259 Assigné (3) 826/827 8260 8271 8273 8275 8276 8277 8278 8278 8278 8279 Assigné (3) 829 6293 8295 Assigné (3)	1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 110 111 12 13 14 5 16 6 7 17 8 19 10 11 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
14,575 6,295 5,75 1,695 2,820 735 215 100 160 6,480 5,15 215 1,020 895 2,935 1,55 220 195 325 385 15 150	1, 120 350 XXX 45 85 70 40 85 5 15 600 XXX XXX XXX 160 200 35 5 XXX 50 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	1, 265 555 100 155 215 25 25 30 35 5 20 30 - 85 45 230 30 40 40 40	100 100 XXXX 55 55 5 100 100 100 500 500 500 XXX	35.6 36.4 42.0 37.0 35.6 33.8 38.6 31.3 34.5 35.5 40.3 35.5 34.9 33.1 35.5 37.5 34.2 35.2 33.4 235.2	34.9 34.7 xxx 33.0 34.5 35.2 34.0 35.9 33.8 35.4 xxx xxx 36.3 34.5 35.5 37.8 xxx xxx 34.4 40.4 33.7 xxx xxx	121, 205 44, 770 3, 185 10, 210 22, 155 5, 860 1, 405 750 1, 195 62, 200 3, 490 1, 555 10, 055 9, 515 31, 850 755 1, 260 1, 585 2, 115 2, 975 2, 975 1, 105	14,070 3,720 xxx 365 1,260 885 575 495 100 7,970 XXX 1,165 2,730 2,890 XXX 450 265 515 XXX XXX	1,595 810 350 180 250 10 - 20 585 200 5 15 230 - 5 25 200 15 25 200 15 25 100 25 200 15 15 200 15 15 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	355 155 155 200 55 	2,270 620 140 130 295 10 - 30 10 1,340 115 135 205 - 795 - 10 35 45 60 50	125 600 XXX - 50 - 15 XXX XXX 10 - 10 - - XXX XXX 10 - 5 5 XXX XXX XXX	35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	155 XXX 	travailleurs des domaines connexes 831 8310 8311 8313 8315 8316 8319 Assigné (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8337 8337 8339 Assigné (3) 835 835 835 835 835 835 835 835	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63

Table 1. (continued)

						ı	Age group - G	iroupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Ontario † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Assigned (3) 837 8370 8371 8373 8376 8379 Assigned (3) 839 8393 8395 6399	825 325 115 3,805 545 1,290 605 275 940 1,870 4,680 1,705 765 230	830 830 830 830 830 830 832 832 833 833 833 833 833 833	240 110 30 835 25 335 170 55 195 60 1,710 1,055 355 140	XXX XXX 170 XXX XXX XXX XXX 20 235 100 XXX XXX XXX	225 110 40 1,205 140 410 190 95 330 40 2,215 1,290 480 255 50	XXX XXX - 295 XXX XXX XXX XXX 20 295 135 XXX XXX 10	155 45 5 715 180 255 105 35 140 15 1,555 960 300 135 30	XXX XXX -190 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 140 XXX XXX XXX XXX 15	75 35 10 615 125 150 80 60 180 15 1, 255 650 315 160 25	XXX XXX 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
1661 1771 1881 2002 212 223 242 255 267 277 288 333 340 444 457 445 447 457 457 557 557 557 557	851/852 8510 8511 8513 8515 8523 8525 8526 8526 8527 8528 8529 Assigned (3) 853 8530 8531 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 Assigned (3) 854 8540 8541 8548 8549 Assigned (3) 855/856 8551 8552 8551 8553 8555 8551 8553 8551 8553 8551 8553 8551 8553 8551 8553 8551 8553 8551 8553 8551 8553 8551 8553 8551 8553 8555 8551 8553	314,905 60,345 6,170 3,000 27,630 3,020 3,200 265 4,685 2,785 3,450 7,450 7,450 16,525 3,090 16,525 3,090 1,920 1,250	111,820 16,425 405 1,785 7,680 340 370 440 1,635 1,900 405 20,825 617 7,375 615 6,545 615 6,545 650 3,535 22,065 3,535 24,95 5495 570 110 49,585 1,440 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 2,010 4,845 1,640 2,080 4,845 1,640 2,080 4,845 2,010 4,845 1,640 2,080 4,845 2,080	59, 985 9, 495 275 490 4, 780 655 625 1255 685 1, 100 3355 1, 1530 2, 180 775 1, 215 633 675 385 210 400 4, 470 1, 050 2, 150 470 1, 050 2, 150 470 1, 050 2, 150 470 3, 375 500 110 505 500 110 100 3, 880 3, 880 210 715	17, 935 3, 090 85 260 1, 445 85 85 105 280 115 240 300 115 3, 185 60 1, 125 100 2825 145 300 325 100 2825 115 150 35 6220 45 925 175 2, 940 21, 730 45 645 220 45 220 45 220 45 220 45 220 45 225 245 261 27, 940 45 665 280 1, 730 45 660	95, 925 18, 270 1, 490 855 9, 855 9, 855 1, 605 200 785 1, 285 530 14, 915 955 2, 130 5, 205 1, 110 2, 405 930 1, 175 305 2, 670 380 4, 555 2, 670 380 4, 555 500 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 130 1, 145 1, 145	30, 750 5, 350 125 655 2, 700 110 115 135 450 170 665 70 1, 865 70 1, 865 2, 000 1, 865 150 2, 000 1, 865 150 2, 000 1, 865 150 2, 000 1, 865	71, 405 15, 260 2, 110 3, 115 6, 865 700 745 65 1, 875 130 955 400 11, 125 985 1, 715 4, 080 685 1, 250 845 220 300 2, 590 485 1, 400 130 485 80 2, 930 3, 15 435 20 300 2, 590 485 1, 400 130 485 80 2, 930 3, 930	28,920 4,165 1.15 410 1,940 80 95 90 460 205 170 500 105 1,9	50.265 10.560 1.575 515 4.100 580 620 45 1.430 95 310 7.255 705 1.185 2.785 325 150 120 150 2.005 45 445 45 45 45 45 45 2.880 375 415 2.880 60 290 710 200 355 210 80 1.890 325	22, 390 2, 625 70 375 1, 090 60 60 290 135 105 335 100 1, 535 120 1, 535 75 1, 185 125 485 XXX 180 80 70 65 25 11, 845 425 425 11, 75 1, 7

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gi	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	ie de tra	eveilleur:	s			T
	years - 4 ans	65 a	ers and er - ns et us	â	dian ge - ge dian	Paid works  Employ			aployed orated - lleurs nomes tués en	Self-er unincor Travai autonor consti- corpor	porated lleurs mes non tués en	Travai	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
115 30 25 380 90 120 50 30 85 10 1,035 670 235 75 30	XXX XXX 60 XXX XXX XXX XXX 5 70 40 XXX XXX	15 - 10 10 55 5 5 15 15 10 - 10 60 20 10 5	XXX XXX  XXX XXX XXX XXX - 15 5 XXX XXX	32.1 29.4 32.2 33.3 41.2 32.1 31.6 33.4 32.9 27.6 34.6 34.6 34.0 28.1	2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 26.7 35.3 35.2 26.7 35.3	795 325 120 3,635 515 1,225 590 275 890 145 7,620 4,555 1,615 770 230	XXX XXX B00 XXX XXX XXX XXX 50 1,065 490 XXX XXX	15 - 80 30 15 - 25 - 80 30 30	XXX XXX 5 XXX XXX XXX XXX 10 10 XXX XXX	15 5 80 5 45 5 - 25 - 170 85 55	XXX XXX 20 XXX XXX XXX XXX 5 XXX XXX	-	XXX XXX 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	Ontario † (suite)  8355 8357 Assigné (3) 837 6370 8371 8373 8378 8378 8379 Assigné (3) 839 Assigné (3) 839 Assigné (3) Grand groupe 85 Irawailleurs spécialisés dans la fabrication,	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
33.975 6.435 6800 315 1.965 525 435 100 1.360 1100 255 520 2500 5.380 605 360 300 300 300 300 300 300 300 300 300	10,960 1,150 1,150 80 480 20 35 455 150 1155 100 60 2,050 90 2,050 95 550 35 315 XXX 95 555 90 235 XXX 95 555 106 5,855 550 90 95 445 130 3,060 190 110 445 515	3, 350 305 307 70 70 300 205 510 300 255 510 300 55 130 305 305 305 305 305 305 306 306 306 307 70 207 207 207 207 207 207 207 207 20	50 100 20	32.4 31.6 31.2 34.7 31.7	37.0 34.1 34.3 34.1 33.4 32.5 34.5 34.5 34.6 39.6 34.6 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 34.7 34.6 38.5 38.5 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6	292, 960 59, 920 6, 015 2, 985 27, 555 3, 020 3, 180 6, 960 6, 960 6, 960 6, 960 7, 380 15, 070 3, 050 1, 215 5, 510 3, 265 3, 090 1, 215 7, 870 1, 240 13, 635 7, 870 1, 250 2, 700 5, 161 1, 250 2, 700 5, 165 14, 280 800 2, 990 3, 315 1, 615 4, 080 5, 515 14, 760 1, 635 3, 355 1, 600 5, 75 14, 760 1, 920 2, 790 1, 920 2, 930	108, 225 16, 405 1, 785 7, 680 340 3455 440 1, 635 720 740 1, 880 405 20, 690 605 7, 345 5, 795 2, 265 2, 265 2, 265 3, 300 3, 300 110 47, 175 1, 130 2, 050 2, 950 3, 800 1, 470 25, 935 1, 380 1, 150 3, 790 1, 980 1, 1980 3, 790 1, 980 1, 9	6.755 230 105 10 25 10 25 15 15 15 15 175 175 125 175 125 140 115 145 220 115 25 25 25 25 95 125 25 95 125 25 95 25 95 25	430 	15,045 2000 50 55 50 55 50 20 2,505 230 25 1,130 40 345 10 10 860 	2,860 55 	145	310 10 10 	le montage et la réparation de produits 851/852 8510 8511 8513 8515 8523 8525 8526 8527 8528 8529 Assigné (3) 853 8531 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 Assigné (3) 854 8540 8540 8541 8540 8551 8550 8551 8566 8560 8550 8551 8551 8551 8551 8551 8552 8553 85536 85537 8538 8539 Assigné (3) 854 8540 85540 85540 85540 85550 8551 8556 85550 8551 8556 85550 8551 8556 85550 8551 8556 8556 8556 8558 8559 Assigné (3) 857	16 17 18 19 20 21 22 32 24 25 27 28 29 31 32 32 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 56 57 58 59 60

Table 1. (continued)

							Age group - 1	Groupe d'âge			
	Occupation	Toti	a I	15-24 15-24	•	25-34 25-34	years - 4 ans	35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	M	F	М	F	М	F	М	F
No.  1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	8578 8579 Assigned (3) 858 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8586 8587 8588 8588 8589 Assigned (3) 859 8590 8591 8592 8593 8595 8596 8598 8596 8598 Assigned (3) Major group 87 Construction trades occupations 871 8710 8711 8713 8715 8718 8719 Assigned (3) 8737 8738 8739 Assigned (3) 8731 8733 8735 8738 8739 8738 8739 8738 8738 8739 8738 8738	2, 345 865 2, 640 3, 245 515 126, 780 12, 450 53, 915 2, 815 2, 150 34, 210 5, 040 800 690 1, 835 9, 665 3, 215 13, 365 2, 615 1, 805 2, 615 1, 805 2, 615 1, 805 2, 615 1, 805 2, 615 1, 805 1, 100 2, 100 2, 100 1, 805 1, 805 1, 805 1, 100 1, 805 1, 8	1. 440 675 1. 345 2. 666 245 2. 440 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	740 185 95 855 915 180 22.760 600 13,970 1,015 45 70 220 7,830 1,015 45 310 310 590 1,020 3,025 55 305 2,045 310 590 1,020 4,065 1,150 640 7,55 965 1,150 640 7,55 965 1,150 1,485 1,500 1,020 2,130 3,515 1,485 1,525 1,900 8,120 2,130 1,290 8,120 2,130 1,290 1	285 115 155 400 70 600 XXX 250 XXX 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	740 140 245 880 1,030 1,030 1,103 3,350 17,125 940 665 17,125 675 930 9,815 570 1,200 3,665 7,730 9,815 580 1,200 230 2,485 300  71,305 7,730 3,635 645 1,160 920 4,310 4,310 48,565 5,500 1,730 4,310 48,565 5,500 1,730 5,900 4,310 48,565 5,500 1,730 5,900 4,310 48,565 5,500 1,730 5,900 4,310 48,565 5,500 1,730 5,900 4,310 48,565 5,500 1,730 5,900 4,310 48,565 5,500 1,730 5,900 4,310 48,565 5,500 1,730 5,900 4,310 48,565 5,500 1,730 5,900 1,910 4,910 1,9	1, 965 120 1, 965 1,	470 100 235 405 725 95 29,480 3,865 11,050 185 535 535 6,980 185 130 470 185 2,050 6,980 425 885 2,195 190 1,805 200  55,450 6,300 1,090 3,050 515 430 780 270 150 270 270 270 270 270 270 270 270 270 27	325 95 180 280 650 40 550 XXX 195 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 30 15 2.850 140 215 XXX 515 510 300 145 130 115 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	270 70 220 245 350 60 20,915 2,935 7,290 140 425 5,715 670 4,760 685 210 370 4,760 685 210 570 4,760 685 210 570 1,525 1,240 105 1,500 210 1,555 1,240 1,055 2,560 485 485 485 415 760 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,666 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,665 225 1,668 1,120 2,710 2,7	290 30 95 195 395 345 XXX 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 50 5 2.030 115 240 XXX 305 260 120 90 835 45  80 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gr	roup - Gre	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	vailleur:	s			T
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er - ns et	ā	dian ge - ge dian	Paid works  Employ		Self-er incorp Travai autor constir	aployed orated lleurs nomes	Setf-er unincor Travai autonor constit corpor	lleurs nes non ués en	Travai fami	femily kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
120 45 55 230 205 55 13,440 1,485 4,095 275 355 4,815 205 215 200 3,615 375 205 3,615 375 205 3,615 375 205 205 205 3,615 205 205 205 205 205 205 205 205 205 20	500 100 755 800 2100 200 135 XXXX 330 XXXX XXXX 155 1,030 600 755 XXX 1830 700 500	5 - 5 15 20 110 385 10 10 50 10 10 135 75 35 30 70 - 5 5 85 5 85 6 8 5 6 8 5 6 8 6 8 6 8 6 8		30.3 31.5 38.3 329.7 31.4 35.0 40.2 39.1 34.2 39.1 34.2 39.1 34.2 35.0 32.1 34.0 35.0 32.1 46.0 32.1 46.0 35.0 32.7 33.5 32.7 33.5 32.7 33.5 32.7 33.5 32.7 33.0 32.7 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33	33.5 30.5 33.5 33.4 33.6 32.7 32.5 XXX 31.8 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	2,305 515 865 2,640 3,215 510 115,310 9,560 47,790 2,735 2,150 33,200 4,840 800 530 1,775 8,760 3,170 31,035 2,350 1,430 2,040 1,030 10,880 330 10,880 330 870	1,435 340 675 1,345 2,660 2,245 2,240 2,245 2,240 2,245 2,24	20 	5	20 5 - - 7, 265 1, 195 4, 305 45 - 675 175 - 135 40 675 20 1, 735 23 135 190 - -	120 XXX 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	800 550 155 		Ontario * (suite)  8573 8575 8576 8578 8579 Assigné (3) 858 8580 8581 8582 8583 8584 8582 8588 8588 8588 8588 8589 Assigné (3) 8589 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6
30,290 3,970 3,970 1,585 350 605 180 4,370 9365 1855 145 105 20 20 365 1,950 3,425 5,605 1,950 3,425 5,605 1,950 3,425 1,950 1	395 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2,815 210 25 55 95 95 40 40 345 60 10 215 5 - 45 2,260 340 780 105 20 20 20 20 215 10 215 215 220 20 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215	55 55 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	33.6 5 33.4 4 35.5 5 31.4 4 35.5 5 31.1 4 40.1 35.4 4 40.1 40.6 35.5 31.1 4 40.6 33.9 2 43.6 5 33.7 5 30.7	31.0 33.2 33.2 33.2 33.2 33.2 32.4 33.2 32.4 33.2 32.4 33.2 33.2	214,910 25,685 3,030 10,950 2,420 3,115 4,075 1,280 825 42,055 17,235 10,285 1,250 1,435 1,250 1,435 1,240 147,170 12,850 2,275 4,680 1,000 1,680 1	5,810 405 405 405 405 405 405 405 405 405 40	115 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	250 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	30. 425 1, 325 765 765 145 	200	290 5 5 5 15 10 	70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	8599 Assigné (3)  Grand groupe 87 - Travaileurs du bâtiment 8711 8711 8711 8711 8713 8715 8718 8719 Assigné (3) 873 8730 8731 8733 8735 8736 8738 8739 Assigné (3) 878/879 8780 8781 8782 8784 8785 8786 8787 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8781 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8798 8798 8799 Assigné (3)	29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 40 41 42 43 44 45 50 51 55 56 57 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Table 1. (continued)

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

-											
						A	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	al į	15-24 ) 15-24	1	25-34 25-34		35-44 y - 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 12 2 2 2 3 2 4 4 2 5 5 2 8 8 2 7 2 2 8 8 2 7 3 3 0	9111 9113 9119 Assigned (3) 913 9130 9131 9133 9135 Assigned (3) 915 9151 9153 9155 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 1919 9191 9191 9191 9191 9191 919	147, 155 4,295 350 2,265 1, 125 480 70 8,160 1,300 2,075 2,615 1,715 255 2,995 775 470 725 730 155 129,675 4,670 11,810 9,845 90,180 9,320 3,845 2,035 650 860	16,600 425 XXX XXX XXX 10 330 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	21,940 430 15 140 155 100 155 785 80 100 295 245 40 570 75 175 180 60 19,915 415 470 950 15,310 1,905 860 245 30 175 175 10	2,150 90 XXX XXX XXX 130 XXX XXX XXX 55 50 XXX XXX XXX XXX 1,865 40 375 140 755 460 90 15 XXX XXX	43, 640 1, 315 85 715 360 135 25 2, 300 750 505 45 190 285 185 190 285 185 2, 820 27, 480 3, 410 1, 190 555 200 200 200	5,555 135 XXX XXX XXX 5 135 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	36, 315 1, 280 105 660 385 125 5 1, 790 440 570 390 25 485 140 100 85 110 30 32, 295 1, 385 3, 310 2, 700 22, 025 2, 065 815 460 150 155	5,000 165 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	26.020 860 75 550 130 90 15 1,475 530 280 50 600 190 140 90 95 1,055 1,055 1,055 1,905	2,595 30 XXX XXX XXX 30 XXX XXX XXX
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50	9310 9311 9313 9314 9315 9317 9318 9319 Assigned(3) Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 9511 9512 9514 9515 9517	71,305 71,305 4,205 7,415 14,995 655 16,445 12,095 11,380 1,535 2,575 44,710 23,075 2,410 1,690 9,175 1,065 1,250 1,055 4,175	29,990 29,990 30,000 XXX 1,100 XXX 680 24,975 1,320 XXX 1,045 1,320 XXX 1,045 14,770 11,070 14,770 2,300 1,245 XXX XXX 2,685 585 585 585	21,590 21,585 375 420 5,730 555 5,550 4,525 5,550 990 7,270 5,085 225 1,710 165 125 435 5,65 1,485	6.875 6.875 100 XXX 355 XXX 120 5.525 385 XXX 265 3,720 2,600 45 405 320 XXX XXX 257 600 765	18, 985 18, 985 1, 105 1, 820 4, 270 40 4, 885 2, 890 2, 970 405, 680 595 345 2, 975 395 345 2, 975 395 340 2, 975 395 340 2, 975 340 2, 975 340 2, 975 340 2, 975 340 2, 975 340 2, 975 340 340 340 340 340 340 340 340	7,555 7,555 165 XXX 300 XXX 245 6,195 395 XXX 215  4,390 3,150 165 1,065	12,575 12,575 1,100 1,875 2,170 15 3,770 1,420 1,675 215 330 9,990 4,860 785 445 2,035 330 235 220 90 605	6,940 6,940 105 XXX 195 XXX 160 5,925 285 XXX 215 3,300 2,595 150 505 285 XXX XXX 215	9,960 9,960 880 1,850 20 2,910 1,170 1,180 250 7,895 3,980 615 455 1,575 360 195 150 150 150 150 150 150 150 15	5,465 5,465 70 XXX 170 XXX 100 4,715 175 XXX 175 2,025 1,585 50 180 145 XXX XXX XXX 455

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par ai groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gi	oup - Gro	upe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	ıva i I leur:				_
	years - 4 ans	65 year ove - 65 an plu	er is et	ā	lian ge - ge lian	Paid worke Empto	rs - Travai		ployed prated lleurs omes ués en	Self-en unincor Travai autonom constit corpor	ployed porated lleurs es non ués en	Unpaid work Travai	liaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		No
17,405 385 65 195 30 315 580 475 295 90 450 00 75 145 145 145 1,205 9,185 1,205 1	1, 190 5 XXX XXX XXX XXX 10 XXX XXX XXX XXX XXX	1, 840 25 5 10 20 - - 15 5 5 60 20 20 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	110 110 110 110 110 110 110 110	36.7 37.6 41.5 33.0 40.1 42.5 47.5 33.0 40.1 43.2 537.2 36.4 43.2 531.0 38.8 37.2 36.4 43.0 38.8 39.3 44.1 39.5 5 32.6 49.3 5 32.6 49.3 5 32.6 49.3 5 32.6 49.3 5 32.6 49.3 5 32.6 49.3 5 32.6 49.3 5 32.6 5 32.6 49.3 5 32.6 5 32	35.7 33.7 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	132,310 4,225 350 2,195 1,125 480 75 8,160 1,305 2,070 2,615 1,715 255 750 450 725 695 114,990 2,680 11,500 6,515 82,240 8,470 3,580 2,005 660 835	15,855 420 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	3,040 40  40             	150 	11, 720 30 - 30 - 5 5 - - - - 50 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	500 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	85 	95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	Ontario * (suite)  Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 9111 9110 9111 9113 9119 Assigné (3) 913 9131 9133 9135 Assigné (3) 915 9151 9155 9159 9159 Assigné (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné (3) 918 9199 Assigné (3) 919 9191 9191 9199 Assigné (3)	1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 17 18 18 19 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
7, 520 7, 525 685 1, 400 1, 185 25 1, 970 945 15, 685 2, 210 330 205 805 805 190 100 35 280 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2,925 2,925 85 XXX 70 0 XXX 45 2,475 85 XXX 125 1,260 1,085 560 140 115 XXX XXX 350 70 320 30 25 XXX	580 580 55 55 55 90 0 120 85 10 85 15 75 15 15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	225 225 225 225 225 225 225 227 20 145 15 227 45 27 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 7 5 5 5 7 5	31.9 40.1 42.3 35.9 28.6 20.4 35.9 228.4 40.5 40.6 36.3 34.2 39.8 38.7 34.2 39.8 40.5 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6	32.9 33.8 36.1 31.5 32.6 XXX XXX 37.9 32.6 34.6 29.3	70, 825 70, 825 3, 955 7, 355 14, 995 655 16, 395 12, 030 11, 365 1, 525 2, 555  42, 990 21, 985 2, 045 1, 625 1, 035 1, 195 1, 055 3, 985 730 15, 520 2, 625	29.775 29.775 29.775 305 XXX 1.100 XXX 670 24.815 1.310 1.330 10.725 425 2.180 1.205 XXX XXX XXX 2.660 5.85 2.875 415 520 XXX	235 235 130 60 - - 25 5 - - 5 10 805 575 240 35 205 5 10 0 25 5 -	45 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	215 215 215 120 10 	900 955 55 XXX XXX 75- - XXX XXX 100 100 900 100 100 100 100 100 100 100	35 30 	80 75 75 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et traveilleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9314 9315 9317 9318 9319 Assigné (3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines 951 9510 9511 9512 9514 9515 9517 9518 9519 Assigné (3)	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 51 52 53 55 54

Table 1. (continued)

						Aç	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 y 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	м	F	м	F	М	F
1 2 3 4	9539 Assigned (3)	2,660 9,895 470 3,445	XXX XXX 5 860	210 735 30 605	XXX XXX 5 250	1,125 2,780 125 1,245	XXX XXX - 375	620 2,240 70 785	XXX XXX - 140	385 1,875 80 465	XXX XXX - 70
5 6 7 8 9 10 11 12	9550 9551 9555 9557 Assigned (3) 959	435 1,290 860 405 105 2,505 2,160 70	XXX 345 XXX XXX 25 2,315 2,070 45	20 280 180 35 25 575 505 25	XXX 105 XXX XXX 5 770 695 25	105 490 395 115 45 855 750 20	XXX 175 XXX XXX 5 715 630 5	145 260 170 110 15 610 520	XXX 40 XXX XXX 5 440 390 10	85 180 60 45 5 265 210	20 XXX XXX 5 255 230
13 14 15 16	991 9910	75,440 75,440 2,665 455	21,595 21,595 595 XXX	23,875 23,870 135 65	5.815 5,810 70 XXX	18,425 18,425 585 145	6,035 6,030 250 XXX	12,420 12,420 730 110	4,640 4,640 135 XXX	10,440 10,440 600 85	3,090 3,090 95 XXX
17 18 19 20 21 22 23 24 25	(9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919	41,705 21,540 2,605 5,255 4,815 2,190 5,305 27,785 2,830	14,745 10,475 XXX 1,280 1,745 310 775 5,440	16,025 7,010 890 2,795 2,470 700 2,160 6,555 1,095	3.920 2,515 XXX 370 545 185 215 1,590 210	10,520 6,000 670 1,155 945 530 1,220 6,510	4,005 2,880 XXX 320 500 65 205 1,620	6, 195 3, 615 405 500 635 365 670 5,030	3.300 2,485 XXX 235 365 40 160 1,015	4,635 2,605 310 375 345 295 710 4,775 340	2,240 1,670 XXX 225 205 10 110 650 85

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	ie de tra	vailleur	3			
55-64 55-64		65 yea ov 65 ar pl	er - ns et	a, Â,	dian ge - ge dian	Paid works  Employ		Self-em incorpor Travai auton constit	ployed prated lleurm lomes ués en	Setf-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs les non ués en	Travai fami	family kers - lleurs lieux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
290 2,095 90 310 75 80 85 85 85 9,085 9,085 9,085 80 35 3,955 2,165 360 285 4,205 2,85	1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0	20 170 80 40  50 40  50 40  1,210 355 60 20 75 610 185	215 216 216 20 20 20 5 5 70 60	34.4 40.9 46.5 33.5 40.6 32.0 30.7 32.1 32.2 28.1 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0	XXX XXX Z8.3 29.2 XXX 32.4 29.9 23.1 32.8 33.8 33.4 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33	2,665 9,770 475 3,305 425 1,290 105 2,175 1,910 73,995 2,440 435 41,650 21,535 2,600 5,250 4,800 2,195 5,275 26,730 2,740	XXX XXX 35 850 XXX 340 XXX 25 2,210 2,210 21,210 540 XXX 14,700 10,480 1,730 1,730 5,165 750	300 -500 -500 550 550 -1100 700 -1055 	XXX XXX 10 XXX XXX 10 55 15 15 15 XXX - - - - - - - - - - - - - - - - -	930 930 930 930 105 175 175 175 1740 930	XXX XXX 5 XXX XXX 85 60 225 35 XXX - - - - -	110 115 5 5 10 10 10 25 5 10	XXX XXX  XXX XXX XXX  5 10  XXX 45  XXX 10 15  20 50 	Ontario † (fin)  9531 9539 Assigné (3) 955 9550 9551 9557 Assigné (3) 959 9581 Assigné (3) Grand groupe 99 Travailleurs non classés ailleurs 9910 9916 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9925 9925 9919 Assigné (3)	11 23 34 45 66 77 88 91 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 22 23 24 25 25

## Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						A	ge group - G	roupe d'âge		***************************************	
Occupat	ion	Tota	:1	15-24 y 15-24		25-34 y 25-34		35-44 - 35-44		45-54 45-54	
o.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Manitoba ‡											
1 Total labour f Occupation - 2 Not applica		308,130 4,285	234,095 4,810	65,100	57,365 2,125	86, 170	66,605 1,170	66,565 460	52,115 760	45, <b>88</b> 5 385	33, 150 460
3 All occupati		303,850	229,280	63,010	55,245	85,260	65,435	56,100	51,365	45,505	32,695
Major groum Managerie administr and relat occupation oc	up 11 - al, ative ted ons	35,605 2,460 745 1,065 250 80 25,800 3,675 370 305 1,330 440 1,875 595 5,420 700 1,740 1,460 945 2,415 635	14,870 1,035 250 XXX 15 8,770 XXX 405 475 355 830 355 1,640 XXX 920 XXX 365 XXX	1, 850 85 55 55 15 1, 380 15 15 15 5 60 35 335 45 300 60 15 215 225	1.445 70 20 35 XXX 80 85 XXX 30 20 - 50 60 290 XXX 150 XXX 150 XXX	9, 125 545 145 280 70 10 6,350 590 90 95 150 85 490 110 1,710 280 565 385 190 585 125	5, 255 365 105 110 XXX 15 2, 800 120 85 120 520 XXX 280 XXX 280 XXX 280 XXX 280 XXX	10.820 775 275 310 90 15 7,720 1,090 105 105 510 175 725 240 1,665 185 360 410 250 560 225	4, 120 350 125 70 XXX - 2, 470 185 XXX 110 170 105 290 105 395 XXX 210 XXX 210 XXX 210 XXX	7, 775 545 175 220 40 15 5,855 1,095 1,15 50 470 85 385 110 1,000 85 285 280 460 175	2,445 105 35 20 XXX - 1,570 110 XXX 70 130 105 75 50 275 XXX 190 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
25 1152 27 1153 28 1155 28 1155 30 1155 31 1158 32 Assigr 33 117 34 1171 35 1173 36 1174 37 1176 38 Assigr Mejor groo Occupatic	2 3 3 6 7 3 aed (3) up 21 - ons in	280 375 555 875 540 705 395 7.350 4,395 275 685 275 1.340	2,260 XXX XXX 465 835 565 220 5,065 2,545 XXX 825 XXX 1,255 115	15 40 65 65 10 15 385 170 15 35 10 125 20	XXX XXX XXX 50 70 30 10 500 125 XXX 135 XXX 180 35	70 90 90 265 150 130 90 2.230 1,535 75 140 55 335 50	XXX XXX XXX 155 270 60 2.090 1,205 XXX 260 XXX 470 50	80 105 200 220 140 250 60 2,330 1,370 115 265 75 405	XXX XXX XXX 155 235 135 50 1.300 615 XXX 245 XXX 340 20	65 110 145 190 70 180 95 1.375 770 55 165 50 255	XXX XXX 65 160 90 55 770 395 XXX 120 XXX 165
sciences, engineer 40 mathemat 41 211 42 2111 43 2117 44 Assign 45 213 46 2131 47 2135 48 Assign 49 214/215 50 2143 51 2144 52 2145 53 2147 54 Assign	ing and ics	12,490 1,115 285 415 30 1,110 415 350 55 4,545 1,155 1,180 470 615 75	2.515 385 XXX XXX 15 355 XXX XXX 15 340 XXX XXX XXX XXX	1, 730 135 15 90 - 190 15 95 10 300 55 95 55 50 20	590 55 XXX XXX 90 XXX XXX 5 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,390 420 125 125 330 125 105 10 1,385 410 330 115 210	1,230 195 XXX XXX 5 170 XXX XXX 145 XXX XXX XXX XXX XXX	3,510 355 90 115 5 300 130 70 10 1,390 305 385 140 180 5	460 75 XXX XXX 5 5 55 XXX XXX - 105 XXX XXX XXX XXX	1,780 130 20 65 - 155 55 40 5 910 265 215 95	165 40 XXX XXX 25 XXX XXX 35 XXX XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a' groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gi	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur:	s			
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er - ns et	Ā	dian ge ge ge	Paid worke  Employ  Employ		Self-en incorp Travai autor constit	nployed orated lleurs nomes	unincor Travai autonor	nes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs lieux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Manitoba †	
34,750	21,110	9,660 85	3,735	34.9 25.1	33.5	250,925	212,130	12,045	2,775	38,885	8,810	1,990	5,565	Population active totale Profession - Sans objet(1)	1 2
34,385	20,930	9,580	3,615	35.1	33.6	250,930	212,125	12,045	2,775	38,890	8,810	1,990	5,565	Toutes les professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs	3
5,025 445	1,395 130	1,010	210 20	40.8	36.3 36.9	28,785 2,460	13,340	4,965	770	1,830	705	20	45	et personnel assimilé 111	4 5
125 170	55 15	20 25	-	42.7	37.8	740 1,065	330 255	-	-	-	-	-	-	1113 1116	6 7
40 15	XXX	5 5	XXX	40.1	XXX 29.8	250 75	XXX 15	-	XXX	-	XXX	-	XXX -	1119 Assigné (3)	8 9
3,735	910	760 160	150	41.2	37.4 41.0	19,990	7,515 480	4,645 840	685 70	1,155	535 20	10	40	113/114 1130	10
65 40 165	XXX 40 30	5 20	XXX 5	43.7 38.9 44.4	36.5 40.1	350 295 1,320	360 465	10 1	XXX - 5	25	XXX 45	-	XXX	1131 1132 1133	12 13 14
65 195	55 70	25 25	5 15	42.1	43.1	430 1,825	350 800	5	20	15	5	-	-	1134 1135	15
85 595	15 145	5 110	5 15	40.6	34.1	555 3,895	350 1,290	1,020	5 115	15 505	210	5	20	1136 1137	17
80 190	XXX 80	15 35	XXX 15	35.5	36.0	685 1,145	XXX 615	345	XXX 120	245	XXX 170	-	XXX 15	1141 1142	19
235 190	XXX	25 15	XXX	41.5	XXX	1,345	XXX	90 175	XXX	25 85	XXX	-	XXX	1143 1145	21
395 75	70 XXX	200 10	20 XXX	41.8	42.2 XXX	750 590	150 XXX	1,665 45	215 XXX	-	XXX	-	XXX	1146 1147 1149	23
545 55	230 XXX	70 10	55 XXX	41.4	37.2 XXX	3,085 245	2,105 XXX	335 35	110 XXX	80	65 XXX	-	- XXX	(1151-1158) 1152	25 26
40 80	XXX XXX	10	XXX	42.1	XXX	310 525	XXX	45 25	XXX	15 10	XXX	-	XXX	1153 1155	27 28
120 115	40 75	10 10	5 30	39.3 38.6	36.4 37.8	705 490	400 795	130 35	50 20	40 10	20 s 25	-	-	1156 1157	30
120 100	80 50	20 40	5 5	43.0	36.8 44.2	670 315	535 205	40	10 15 95	35 875	20 5 170	- 5 5	5	1158 Assigné (3) 117	31 32 33
845 440	360 185	185	40 25	39.0	34.2	6,340 3,650 200	4,795 2,365 XXX	325 195 40	70 XXX	550 35	105 XXX	5	5 XXX	1171 1173	34
20 70 90	XXX 55 XXX	5 5	10 XXX	39.3 40.7 44.4	35.2 XXX	675 280	820 XXX	5	XXX	-	10 XXX	-	XXX	1174 1176	36 37
180	95	40	^^^	39.7	34.0	1, 195	1,195	70 15	20	65 10	45 10	5 -		1179 Assigné (3)	38 39
		Ĭ												Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences	
														naturelles, du génie et des	
945 75	60 20	135 5	5 -	34.9 34.6	29.9 31.7	11,900	2,460 375	245 5	5	345	45 5 XXX	-	- XXX	mathématiques 211 2111	40 41 42
40 20	XXX	-	XXX	35.1	XXX	290 410	XXX XXX 15	-	XXX	10	XXX	-	xxx	2117 Assigné (3)	43
125	15	15	-	35.7	33.3 29.8 XXX	30 1,085 410	355 XXX	15	XXX	10	XXX	-	XXX	213 2131	45
80 20 15	XXX XXX 5	15	XXX	39.1 32.0 39.1	XXX 29.5	345	XXX	5	XXX	-	XXX	-	XXX	2135 Assigné (3)	47
480	5 XXX	75 20	XXX	38.7	32.6 XXX	4,230 1,085	310 XXX	145 65	XXX	165 10	30 XXX	-	XXX	214/215 2143	49 50 51
155 50	XXX	10	XXX	38.9	XXX	1,160 465	XXX	15	XXX	- 15	XXX XXX XXX	-	XXX	2144 2145 2147	52
60	XXX	5	XXX	37.1 30.5	XXX	585 80	XXX -	15	XXX -	15	^~	-	^^^	Assigné (3)	54

Table 1. (continued)

						Ag	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tote	1)	15-24 y 15-24		25-34 y 25-34		35-44 y - 35-44	1	45-54 45-54	
No.		M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Manitoba † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8	2161 2163 2165 Assigned (3) 218 2183	3,670 260 730 985 1,405 105 2,050 1,875 30	450 XXX XXX XXX 5 985 855 25	580 10 175 135 290 20 425 390 15	180 XXX XXX XXX XXX 5 210 185 5	1,325 55 335 390 445 35 930 880	175 XXX XXX XXX XXX 550 505	965 90 165 255 390 25 505 470	50 XXX XXX XXX XXX - 180 135 5	450 90 40 90 190 10 140 100	35 XXX XXX XXX XXX 30 35
10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27	231 2311 Assigned (3) 233 2331 2333 2339 Assigned (3) 234 2343 Assigned (3) 235 Assigned (3) 235 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239	4,250 755 450 5 1,805 775 875 XXX 35 1,205 1,050 20 240 XXX 5 250 XXX	7, 085 465 XXX 10 4, 920 1, 335 3, 130 335 120 465 XXX 15 805 610 45 430 265 20	550 45 15 450 90 285 XXX 25 25 10 - 5 XXX	1,245 75 XXX 1,000 120 705 150 25 60 XXX - 75 30 - 40 25 5	1, 385 285 160 - 620 275 315 XXX 10 335 310 - 95 XXX - 55 XXX	2,255 165 XXX 1,500 650 730 70 50 240 XXX 5 200 165 5 160	1.335 280 150 435 265 150 XXX 5 445 430 - 80 XXX 5 90 XXX	1,880 175 XXX 5 1,180 350 735 15 110 XXX - 280 220 25 130 75	550 110 65 5 190 105 70 XXX 	1,025 45 XXX - 750 140 575 25 10 30 XXX - 135 100 5 75 40
28 29 30 31	2511	1,355 1,355 1,165 60	515 515 XXX 40	35 35 5 15	5 XXX	285 285 245 10	75 70 XXX	335 335 320 5	85 85 XXX 5	305 305 275 10	75 75 XXX
3233343536373839940414243444454644748	related occupations 271 2711 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2795 2797 2799 Assigned (3) Major group 31 Occupations in	9,065 1,765 1,235 480 55 5,545 1,785 3,220 410 135 1,755 620 XXX XXX 365 XXX 45	14,545 645 365 280 5 11,170 6,120 2,145 2,545 2,725 275 1,020 680 XXX 345 30	575 195 30 160 10 235 70 45 100 25 145 30 XXX XXX 20 XXX	1,430 110 20 85 - 990 465 140 335 45 330 - 190 70 XXX 30 10	2,265 320 145 165 100 1,540 510 855 135 35 410 135 XXX XXX 80 XXX 20	4,695 225 115 110 - 3,580 2,070 770 615 120 890 100 335 195 XXX 115 5	3,380 560 450 110 - 2,230 765 1,335 95 35 585 200 XXX XXX 105 XXX	5,215 195 135 55 4,050 2,075 820 1,075 80 970 115 255 310 XXX 130 5	2,020 445 390 35 20 1,220 360 780 65 20 350 150 XXX XXX 55 XXX	2,160 105 80 25 - 1,745 1,050 285 370 40 310 35 140 65 XXX 45
49 50 51 52	311 3111	5,745 2,335 1,680 380	24,200 535 370 XXX	690 60 45	3,810 30 20 XXX	1,835 710 455 135	8,655 315 210 XXX	1,485 650 460 130	6.320 130 85 XXX	755 385 295 50	3,355 35 30 XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a; groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	availleurs	s			T
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er 1s et	Ā	lian ge - ge lian	Paid worke  Emplo - Employ		Self-emincorpor Travai autor constit	ployed prated lleurs nomes ués en	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	lleurs nes non tués en	Unpaid work Travai fami non rén	lleurs	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Manitoba † (suite)	
215 15 15 105 70 10 45 30	5 XXX XXX XXX - 10 - -	35 10 15 5 5	*** *** *** *** -	33.2 41.9 30.2 33.7 33.7 34.2 31.0 30.7 26.5	27.0 XXX XXX XXX 19.5 29.6 29.4 29.8	3,555 240 705 930 1,395 100 1,950 1,780 30	445 XXX XXX XXX XXX 10 975 835 25	45 10 5 15 5 35 30	- XXX XXX XXX XXX - 5 5	70 5 25 40 10 - 70 60	5 XXX XXX XXX XXX 10 10		XXX XXX XXX - - -	216 2160 2161 2163 2165 Assigné (3) 218 2183 Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécial isés des sciences	123456789
310 35 40 	640 15 XXX 5 465 80 355 10 15 25 XXX 115 95 5 25	125	40 	36.0 36.2 37.3 47.8 31.8 35.3 29.3 xxx 22.0 39.9 39.2 51.0 37.5 xxx 58.3 39.7 xxx 58.3	34.7 34.4 XXX 43.5 34.3 33.0 36.3 26.8 32.1 31.6 XXX 33.8 39.1 39.6 40.5 35.8 34.3 31.5	3, 465 720 430 10 1,790 760 875 XXX 35 490 360 5 220 XXX 5 240 XXX	6,900 440 XXX 10 4,865 1,310 3,100 3,300 125 385 XXX 5 785 605 45 425 260 15	50 10 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	30 5 XXX 15 15 10 5 5 XXX 5 5	740 25 10 - 15 10 - XXX - 670 660 - 20 XXX - 5 XXX	140 20 XXX 35 15 15 5 - 70 XXX 15 10 -	xxx	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	domaines connexes 231 2311 Assigné (3) 233 2331 2333 2339 Assigné (3) 234 2343 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 239 2391 Assigné (3) 6rand groupe 25 - Membres du	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
255 255 220 5	95 95 XXX 10	145 145 105 20	180 175 XXX 20	45.2 45.2 45.1 47.8	56.5 56.5 XXX **	1,310 1,310 1,140 50	495 495 XXX 40	15 15 10	5 5 XXX	30 30 15 15	5 XXX	-	10 5 XXX	clergé et assimilés 251 2511 Assigné (3) Grand groupe 27 - Enseignants et	28 29 30 31
720 195 175 10 10 295 70 195 10 20 235 110 XXX XXX 75 XXX	945 15 10 - 5 745 425 130 140 40 190 35 80 30 XXX 25	105 50 40 40 5 20 5 10 5 - 35 - XXX XXX 30 XXX	105	39.8	37.0 36.5 37.5	8,960 8,765 1,765 1,235 480 5,530 1,775 3,215 410 135 625 XXX XXX 315 XXX 45	13,990 650 360 280 5 11,110 6,090 2,140 2,530 350 2,235 250 600 680 XXX 330 20	20 	35 - - 5 5 - - 30 - - XXX	85 	495   45 30 5  55 455 20 390  XXX 15		20	personnel assimilé 271 2711 2719 Assigné (3) 273 2731 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2795 2797 2799 Assigné (3)	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
715 355 285 50	1,860 15 15 XXX	265 180 140 25			34.1 32.1 32.3	4,025 825 690 35	23,965 405 270 XXX	360 205 110 50	40 15 10 XXX	1,360 1,305 875 295	175 120 95 XXX	-	15 - - - - XXX	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3111 3113	49 50 51 52

Table 1. (continued)

1 - 135

						A	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Manitoba † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Assigned (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3137 3139 Assigned (3) 315/316 3151 3156 3156 3158 3169 Assigned (3)	15 2,010 XXX 555 400 XXX 340 XXX 315 45 1,395 360 XXX 400 XXX 400 XXX	19, 655 755 9, 975 XXX 1, 690 4, 140 275 1, 850 555 4, 005 345 350 1, 335 985 370 80	395 XXX 90 90 XXX 80 XXX 105 - 240 40 XXX 95 XXX	2,760 10 1,165 XXX 175 845 55 380 90 1,015 60 55 255 385 110	10 760 XXX 240 155 XXX 105 XXX 95 10 370 95 XXX 110 XXX	6,675 210 4,065 XXX 540 1,005 115 445 115 1,665 145 140 525 465 115	465 XXX 140 95 XXX 60 XXX 45 10 375 60 XXX 120 XXX	5,295 235 2,855 XXX 560 955 160 900 110 85 395 115 80	185 XXX 50 30 XXX 55 XXX 35 - 180 60 XXX 45 XXX	3,080 1,305 1,305 265 815 20 405 85 245 25 90 25
18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 33	Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 3313 3314 3315 Assigned (3) 333 3332 3337 Assigned (3) 3351 Assigned (3) 336/337 3370 3370 3375 Assigned (3)	4.050 1,120 XXX 465 320 15 1,150 325 255 30 665 620 10 1,115 375 325 40	3,085 1,190 470 425 XXX 55 485 XXX XXX 55 600 475 25 805 545 XXX	1, 020 155 XXX 50 55 320 65 115 5 95 80 5 450 130 175 25	865 285 75 150 XXX 25 165 XXX XXX 5 100 80 10 320 210 XXX 30	1,375 420 XXX 185 105 5 450 140 70 10 180 165 - 320 130 70	1. 185 520 200 210 XXX 15 215 XXX XXX 5 205 165 - 245 175 XXX 15	920 300 XXX 115 115 215 60 35 15 225 5 180 85 20 5	525 240 120 35 XXX 15 40 XXX XXX - 160 130 - 85 40 XXX	375 125 XXX 60 15 - 95 25 30 - 90 75 - 75 20 25	225 70 25 10 XXX 5 25 XXX XXX - 50 45 - 85 60 XXX 5
355 366 377 378 399 400 411 422 433 444 455 477 488 499 500 511 555 566 567 567 567	Major group 41 - Clerical and related occupations 411 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 Assigned (3) 414 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4150 4151 4153 4155 4159	20,250 185 XXX XXX 20 4,470 300 2,675 1,085 XXX 100 1,005 XXX 730 20 8,190 510 325 3,925 2,760 305 2,760 305 2,760 305 2,7760 3,776	72,545 16,470 13,450 2,475 410 26,730 965 14,195 8,835 1,630 255 715 4,475 3,785 2725 XXX XXX XXX 745 1,410 XXX 280 end of public	6,460 40 XXX XXX -1,620 30 710 760 XXX XXX 45 225 XXX 220 10 3,150 50 50 1,325 1,430 165 120	18, 335 3, 660 2, 775 760 120 7, 315 130 2, 640 3, 845 360 55 250 980 85 865 15 700 XXX XXX 180 350 XXX	5,850 50 XXX XXX 15 1,200 80 210 XXX XXX 25 425 XXX 340 170 135 1,285 660 95 70	22, 155 4, 795 3, 900 120 7, 985 355 4, 485 2, 170 650 105 185 1, 830 840 XXX XXX 255 400 XXX	3,510 30 XXX XXX 5 720 85 535 XXX XXX 20 160 XXX 100 145 75 570 330 15 20	15, 645 4, 060 3, 485 75 5, 620 250 3, 350 1, 500 355 40 95 985 815 25 470 XXX XXX 65 320 XXX	2,230 35 XXX XXX 445 55 320 30 XXX 10 95 XXX 50 - 590 80 35 365 145 20 25	9,870 2,505 2,130 310 40 3,470 175 2,170 820 195 25 55 490 55 405 10 385 XXX 120 195 XXX 120 195 XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par ai groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	ivailleurs				
	years 4 ans	65 yea ov 65 ar pl	er is et	A A	lian ge - ge lian	Paid worke  Emplo		Self-en incorp Travai autor constit	ployed orated lieurs somes sués en	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	porated lieurs nes non cués en	Unpaid work Travai fami non rén	ers leurs liaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		No
														Manitoba † (suite)	
175 XXX 45 25 XXX 35 XXX 20 15 185 75 XXX 20 XXX 20 XXX 5	1, 705 130 545 XXX 135 495 5 290 85 135 - - 25 55 - - 45	5 40 XXX 10 10 5 XXX 5 XXX 5 45 30 XXX 10 XXX XX	135 10 30 XXX 15 25 25 25 45 10 -	32.5 32.6 XXX 33.1 31.7 XXX 29.6 44.5 36.9 42.2 XXX 34.2 XXX 45.8	35.2 41.3 33.9 XXX 36.9 31.4 38.2 39.3 30.4 32.6 33.1 32.3 26.8 31.3 30.5	10 2.000 XXX 555 400 XXX 345 XXX 310 45 1,205 285 XXX 400 XXX XXX 20	19,590 750 9,960 XXXX 1,685 4,135 275 1,830 545 3,975 3,40 3,50 1,335 9,85 3,60 7,5	XXX XXX XXX 150 XXX XXX XXX	10 5 5 2 2 3 5 15 5	5 15 XXX - XXX 5 5 40 10 XXX XXX XXX	45 - 100 XXX 5 - - 25 5 15 - - - 5 5	xxx -	15 - XXX 5	Assigné (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3137 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3155 3156 3158 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
265 90 XXX 40 25 55 25 55 55 55	220 70 45 15 XXX 35 XXX XXX 45 30 70 55 XXX	95 30 XXX - - 5 5 15 10 20 20 20 10 115	65 5 - - XXX 10 XXX XXX 45 25 5 15 5 - - 10 XXX XXX	31.8 34.1 XXX 33.7 34.6 29.5 30.1 31.2 25.9 32.2 37.0 37.3 23.1 27.9 28.9 23.9 22.5	30.2 30.5 32.5 27.5 28.5 28.2 XXX 20.8 34.3 33.9 27.9 28.0 XXX 27.9	3.170 770 XXX 370 235 10 900 225 235 20 520 475 10 985 335 300 40	2,505 935 370 405 XXX 50 370 XXX XXX XXX XXX 5 460 20 735 485 485 XXX	210 60 XXX 10 25 - - 60 5 15 45 45 - 45 10	80 30 30 XXX 5 XXX XXX - 10 15 - 30 XXX	660 280 XXX 85 65 5 190 90 5 105 100 - 85 25	500 225 65 55 110 XXX XXX - 120 100 5 40 30 XXX	10 5 XXX 	5 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X X X X	littéraire et personnel assimilé 331 3314 3315 Assigné (3) 335 3351 Assigné (3) 3351 Assigné (3) 336/337 3370 3375 Assigné (3) Grand groupe 41 Employés de bureau et	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34
1,855 30 XXX XXX 390 400 280 30 XXX XXX 200 - 660 65 30 345 175 5	5,710 1,225 995 165 45 2,040 55 13,375 470 655 160 35 115 55 115 15 15 15 15 115 115 115 1	340 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	830 220 170 40 155 290 5 175 255 755 755 30 10 155 - 15 XXX XXX 10 5 5 XXX		32.1 34.4 34.4 27.1 31.5 31.5 30.4 31.4	19,880 175 175 175 175 175 175 20 4,290 260 2,555 1,080 100 995 100 20 3,905 20 3,20 3,20 3,20 3,760 3,20 3,760 3,20 3,760 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,2	70,375 16,105 13,155 2,430 25,325 840 12,970 8,790 1,630 250 695 4,435 3,780 85 2,710 XXX XXX 745 1,405 XXX 775	180 5 5 20 30 50 50 50 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	795 140 125 - 480 90 380 - 5 5 5 5 5 5 5 XXX XXX XXX	170 5 XXX XXX 80 15 65 - XXX XXX - 5 XXX - 10 10	655 115 85 25 25 410 300 375 5 5 5 5 5 5 5 5 XXX XXX XXX	15 5 XXX XXX 5 5 XXX XXX 	730 105 90 15 5 5 5 5 10 0 465 40 	travailleurs assimilés 411 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 Assigné (3) 414 4141 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4151 4153 4155 4159 Assigné (3)	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 55 55 55 57

Table 1. (continued)

						Ag	e group - Gro	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 y - 15-24		25-34 y		35-44 y		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Manitoba † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	419 4190 4192 4193 4194 4197 4199	280 XXX 10 2,245 255 735 565 XXX XXX 70 3,875 425 XXX 355 XXX 355 XXX	1.935 1.710 60 7.600 4.220 4.220 1.195 565 165 12,605 780 460 945 3.85 6.200 3.060 3.80	110 XXX 10 370 110 50 60 XXX XXX 10 895 30 XXX 40 XXX 295 315 25	550 505 25 2, 130 1, 380 XXX 180 280 140 80 2, 990 55 135 250 175 1, 440 760 100	100 XXX - 600 60 215 155 XXX 10 1,040 115 XXX 135 XXX 335 310 20	535 435 20 2,030 1,070 XXX 345 165 30 4,135 275 140 345 80 2,050 985 90	45 XXX - 565 45 230 155 XXX XXX 15 805 140 XXX 80 XXX 280 180 30	380 345 15 1,480 820 XXX 180 255 110 10 2,640 220 100 190 60 1,290 635 70	15 XXX - 315 20 125 85 XXX XXX - 640 95 XXX 65 XXX 250 150 5	260 245 - 1. 155 600 XXX 199 180 100 15 1. 600 125 65 80 40 755 405 70
19 20 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38	5141 5143 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 Assigned (3) 519 5191 5193 5191	25, 475 20, 325 4, 125 4, 105 10, 565 335 270 1, 375 XXX 645 4, 315 640 1, 410 1, 415 340 80 835 260 375 XXX 25	21,305 18,670 2,030 XXX 300 14,460 XXX 320 430 510 2,210 XXX 615 915 XXX 45 425 XXX 45 425 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	6,005 5,595 350 35 220 3,175 105 225 1,130 XXX 250 275 30 70 105 20 - - 135 50 65 XXX	7,500 7,170 415 XXX 75 5,845 90 XXX 245 220 240 200 XXX 85 85 85 XXX 5 125 XXX XXX 95	7.080 5.635 1.155 230 835 3.020 90 25 105 XXX 140 1.175 130 415 355 10 270 100 115 XXX	4,345 3,450 470 XXX 75 2,455 170 XXX 40 110 90 790 XXX 310 225 XXX 25 100 XXX 45 1100	5,585 4,155 1,175 135 685 1,975 30 15 45 XXX 65 1,210 235 350 375 75 35 220 70 110 XXX	3.945 3,260 550 XXX 90 2.335 120 XXX 25 50 75 600 XXX 110 315 XXX 5 85 XXX	3,455 2,525 775 30 330 1,235 40 245 800 120 300 245 5 5 120 55 XXX 5	3,025 2,565 335 XXX 45 2,020 85 XXX 20 50 400 XXX 80 205 XXX 45 60 XXX
41 42 43 44 41 41 41 41 55 55 55 55 55	611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6130	29, 450 10, 345 1, 090 1, 950 2, 520 915 2, 930 440 365 8, 565 1, 155 3, 555 790 2, 150 570 345 685 305 XXX 46	40.075 1,545 xxx xxx 480 xxx 440 270 65 19,335 1,305 4,160 765 10,220 2,140 745 2,165 1,000 985 60	10,975 2,245 90 135 510 100 1,100 1,70 130 5,285 330 1,615 425 190 30 XXX 25	14, 905 630 XXX XXX 155 XXX 180 185 45 9, 425 310 1, 180 255 6, 475 745 460 360 115 200 15	6, 865 3, 235 410 695 635 310 925 120 90 1,535 330 520 250 310 70 45 125 60 XXX	8, 165 515 XXX XXX 110 XXX 225 35 - 3, 470 305 805 240 1, 645 410 70 435 200 190 15	4,550 2,435 260 730 330 275 650 105 60 340 85 100 35 100 95 60 XXX	6.370 150 XXX XXX 70 XXX 15 10 5 2.495 295 780 145 840 370 70 455 235 195	3.485 1.405 210 265 415 195 235 35 35 630 195 265 75 15 100 50 XXX	5. 475 155 XXX XXX 90 XXX 10 25 5 2. 105 230 755 70 645 335 65 460 225 5

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gr	roup - Gro	oupe d'âgo	e			Class	of worker	- Catégor	rie de tra	vailleurs	s			
	years - 4 ans	65 ar		Â	lian ge - ge lian	Paid works  Employ		Self-em incorpor	ployed prated lleurs nomes ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs es non ués en	Unpaid work Travai famil non rén	lleurs iaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		No
														Manitoba † (suite)	
100 XXX 20 95 1000 XXX XXX 100 405 35 XXX 40 XXX 160 25	175 160 - 705 295 XXX 185 140 45 15 1,095 95 15 65 30 230		35 20 5 90 55 XXX 5 5 15 20 150 70 35 15	27.5 XXX 22.4 37.1 27.9 39.0 XXX XXX 55.1 34.5 39.3 XXX 35.6 35.6 431.4 37.7	32.3 32.6 29.8 32.7 31.3 XXX 35.8 33.7 33.4 24.7 32.5 37.2 31.4 30.9 32.6 32.3 34.3	280 XXX 15: 2,210 255 730 560 XXX XXX 70 3,795 385 XXX 355 XXX 1,340 1,060 95	1,935 1,705 60 7,495 4,165 xxx 1,085 1,190 545 165 12,365 460 935 390 6,065 3,050	15 10 10 2 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	15 10 XXX - 125 60 - 5 5 10	20 - 5 - 5 - 20 - 35 - 35 - 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	- 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	XXX XXX XXX XXX		416 4161 Assigné (3) 417 4171 4172 4173 4175 4179 Assigné (3) 419 4190 4192 4193 4194 4197 4198 4198 4199 4190 4	1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2,440 1,800 5,25 40 195 865 45 XXX 75 575 575 575 30 170 225 30 15 65 5 30 35 XXX	2,025 1,780 200 XXX 15 1,460 30 XXX 10 25 45 200 XXX 45 105 XXX 30 55 XXX XXX 30	905 605 145 5 40 305 5 XXX 70 275 20 100 105 30 105 30 105 30 105 30 105 30 105 30 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	475 450 65 XXX - 355 15 XXX 5 10 20 XXX 5 15 XXX 5 XXX 5	34.0 32.6 39.2 33.3 36.0 31.3 20.5 20.6 40.3 41.2 40.8 41.0 38.1 42.3 35.2 32.9 35.6 XXX	31.8 30.8 36.9 XXX 34.4 30.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36	21, 025 16, 790 2, 285 455 2, 070 9, 400 175 1, 345 XXX 590 3, 480 400 1, 195 235 760 260 375 750 260 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275	19, 465 17, 010 1, 325 280 13, 745 360 XXX 310 415 485 2, 060 XXX 595 875 XXX 45 395 XXX XXX 250 10	2,240 1,775 1,195 135 410 5 5 5 5 5 5 10 450 115 120 35 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -	555 485 350 100 5 XXX - - 10 70 XXX 5 20 XXX - 5 20 XXX - 5 20 XXX	2,150 1,715 630 100 740 75 90 90 380 XXX 40 380 95 75 15 55 - - - - - - - - - - - - - - - -	1, 155 1, 055 315 XXX 10 545 145 145 XXX 5 5 5 XXX XX 7 30 XXX XXX 30 -	55 40 20 25 	135 125 35 XXX 75 75 10 10 XXX - 5 XXX - 5 XXX	spécialisés dans la vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5173 Assigné (3) 519 4 Sasigné (3) 519 6 Sasigné (3)	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2,845 805 120 95 470 35 25 10 30 340 85 135 50 30 15 20 125 85 XXX	4,465 70 XXX XXX 40 XXX 50 10 1,645 150 575 50 560 60 395 185 170	730 220  30 160  - 15 40 10 5 10 10 - 5 5 55 5 15 XXX	585 15 XXX XXX 10 XXX 10 20 5 45 45 45 40 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	36.1 36.5 38.0 36.2 28.5 28.7 29.8 22.6 30.8 22.2 27.0 21.2 21.2 21.5 37.3 44.3 XXX	XXX 26.2 21.9 21.1 25.2 35.8 35.7 29.8 22.4 32.5 22.6 40.8 42.2	28, 130 10, 315 1, 095 1, 950 2, 520 2, 930 440 365 7, 980 7, 980 7, 985 3, 440 785 3, 450 5, 555 3, 255 5, 240 XXX 40	37,395 1,540 XXX XXX 480 XXX 440 270 65 18,770 3,980 765 10,205 2,120 710 2,070 935 980 50	520 15   245 190 35  - 5 10 45 30 XXX,	300 5 XXX XXX - - - 155 35 - - - - 155 20 20	760 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2,210 XXX XXX 	45 	170 	6130	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60

| 10 | 20 | 5 | 24.1 | 40.8 | 40 | | Voir note et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						£	ige group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Toti	a i	15-24 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44	1	45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Manitoba † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15	614 6142 6143 6145 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 619 6190 6191 6198 6199 Assigned (3) Major group 71	1,300 XXX 565 XXX XX 40 680 XXX 25 7,880 445 4,980 1,625 430 405	8,890 1,195 2,670 285 4,145 270 1,290 735 95 6,855 XXX 5,040 1,295 XXX 275	345 XXX 70 XXX XXX 185 XXX - 2,755 25 1,290 1,025 230 190	2,945 155 1,085 55 1,380 95 270 130 40 1,270 XXX 615 500 XXX 85	315 XXX 125 XXX XXX 215 XXX 5 1.435 95 885 315 85	2,285 220 650 140 1,165 75 250 10 1,205 XXX 880 215 XXX 50	260 XXX 150 XXX XXX 20 120 XXX 5 910 110 630 115 30 30	1,695 215 580 85 750 40 220 155 - 1,355 XXX 1,070 190 XXX	165 XXX 105 XXX 10 10 100 XXX 10 1,090 100 845 75 25	1,060 265 245 5 475 25 240 130 25 1,460 1,230 1,65 1,65 2,57 3,0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	711 7111(4) Assigned (3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7197 7199	34,430 20,655 20,540 120 13,770 430 1,835 3,800 3,195 1,110 2,660 700	9,585 1,845 30 7,735 XXX 1,675 3,415 455 XXX 1,525 435	7,240 820 800 20 5,420 30 960 2,105 1,370 415 1,135 395	1, 425 35 30 - 1, 390 XXX 410 350 180 XXX 335	6,930 4,060 4,045 15 2,865 120 355 700 765 205 605	1,855 315 315 5 1,545 XXX 395 820 135 XXX 270 65	5,310 3,880 3,865 15 1,430 100 175 280 380 135 285 70	2,170 415 410 5 1,760 XXX 340 855 XXX 305 80	5,180 4,175 4,140 30 1,005 90 135 165 235 100 200 70	1, 975 470 5 1,500 XXX 285 795 35 XXX 295 55
28 29 30 31	731 7313 Assigned (3) Major group 75 -	920 920 745 85	40 40 XXX 5	150 155 115 20	5 5 XXX	230 230 190 20	15 15 XXX	140 140 130 10	5 5 XXX -	210 210 155 15	15 10 XXX 5
32 33 34 35 36	751 7511 7513	1,370 1,375 290 465 90	80 80 XXX XXX 10	420 420 85 125 50	30 30 XXX XXX 5	430 430 100 115 20	15 15 XXX XXX	220 220 45 95 15	10 10 XXX XXX	205 205 45 100 5	15 15 XXX XXX 5
37 38 39 40 41 42 43	771 7710 7713 7717 7718	2,995 2,990 400 485 840 540 135	75 75 XXX XXX XXX XXX XXX	620 620 30 65 155 210 25	15 10 XXX XXX XXX XXX	1,010 1,010 50 245 295 155 55	45 40 XXX XXX XXX XXX	790 785 135 135 240 90	 xxx xxx xxx xxx	425 430 140 30 130 65	15 20 XXX XXX XXX XXX

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantilion (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	evailleur:	s			
	years - 4 ans	65 yea ove - 65 an pi	er is et	a Â	dian ge - ge dian	Paid worker  Employ  Employ	yees	Self-er incorp Travai	mployed orated · lleurm nomes tués en	Travai autono consti	mployed porated - lleurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F		No
160 XXX 80 XXX XXX 5 65 5 XXX - 1,355; 100 1,075 75 55	710 275 85 5 310 10 260 20 1.375 XXX 1.115 185 XXX 35	65 XXX 30 XXX XXX 20 20 XXX - 340 25 10 45	195 70 30 - 70 20 35 5 5 180 0 XXX 120 35 XXX 20	34.4 XXX 40.2 XXX XXX 53.3 32.6 XXX 39.5 32.8 43.7 39.4 22.5 23.9 27.1	31.1 44.9 28.4 30.9 30.5 29.6 39.8 41.2 33.3 41.5 XXX 44.0 31.3 XXX 34.7	885 XXX 235 XXX XXX 20 610 XXX 207 7.730 330 4.950 1.825 420 395	7,010 1,095 1,855 285 3,290 1,260 735 85 6,745 XXX 5,015 1,290 XXX 275	115 XXX 55 XXX 20 25 XXX - 80 65 - 5	90 - 70 10 10 10 - - 20 XXX	305 XXX 275 XXX XXX 5 40 XXX - 60 50	1,740 60 740 - 840 55 10 5 5 5 5 5 XXX	XXX XXX XXX - - XXX - - 15 - - -	50 35 10 5 5 5 5 5 7 - 35 XXX 25 XXX	Manitoba † (suite)  614 6142 6143 6145 6147 Assigné (3) 616 6162 Assigné (3) 619 6190 6191 6198 6198 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5,675 4,425 4,410 15 1,255 80 120 280 350 175 220 25	1.570 410 400 5 1,160 XXX 195 600 15 XXX 255 75	4.095 3,305 3,280 25 795 5 90 280 280 95 85 210 30	580 195 190 10 385 XXX 500 195 5 XXX 600 75	40.2 48.3 48.3 47.6 25.1 40.5 24.1 23.5 27.5 31.3 27.8 23.4	41.4 47.8 47.7 58.1 39.8 XXX 35.6 43.1 27.9 XXX 39.5 42.7	11, 110 100 100 11,010 340 1,440 2,510 895 2,160 510	3.090 25 25 3.065 XXX 550 1.095 425 XXX 650 235	150 5 5 145 25 30 35 15	40	21,470 20,550 20,550 10 915 65 70 260 250 100 170	2, 105 1, 825 1, 820 5 280 XXX 25 135 5 XXX 85	1,695 	4,355 	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné (3) 7187/19 7180 7183 7185 7185 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pécheurs,	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
125 125 105 15	15 10 XXX 5	65 65 55 10	- xxx -	40.0 40.0 40.1 35.1	45.4 45.4 XXX 50.5	375 370 280 40	20 20 XXX 5	40 45 40	- xxx	505 500 430 45	25 20 XXX	5 5 -	5 XXX -	trappeurs et travailleurs assimilés 731 7313 Assigné(3) Grand groupe 75 - Travailleurs	28 29 30 31
75 80 15 30	10 5 XXX XXX	20 20 5 10	- *** ***	30.7 30.7 30.9 34.2 23.7	29.5 29.5 XXX XXX 47.8	1, 190 1, 190 290 360 90	80 80 XXX XXX 10	35 35 - 10	xxx xxx xxx	145 145 - 100	- *** ***	-	XXX XXX	forestiers et bûcherons 751 7511 7513 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers,	32 33 34 35 36
125 125 50 10 25 15	- xxx xxx xxx xxx	20 20 - - - 5 5	- *** *** *** ***	33.1 33.1 43.6 31.9 33.6 28.4 31.7	30.2 30.2 XXX XXX XXX XXX	2,960 2,960 390 480 840 540 135	70 70 XXX XXX XXX XXX XXX	555		30 25 - 5 -	- xxx xxx xxx xxx		- XXX XXX XXX XXX	foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7713 7717 7718 Assigné (3)	37 38 39 40 41 42 43

Table 1. (continued)

1 - 141

_						A	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Toti	a I	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Manitoba † (continued)										
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 1 12 13 14 4 15 6 17 7 18 8 20 21 22 23 24 25	8149 Assigned (3) 815 Assigned (3) 816/817 Assigned (3) 821/822 8210 8213 8215	9,450 300 5 1,485 265 390 40 430 5 5 525 10 5,310 420 850 2,050 815 130 355 20 580 10 140 140	2,670 35 40 XXX XXX 5 40 -135 -2,175 XXX 580 670 435 80 670 435	2,420 80 65 105 105 15 105  130 245 430 305 40 80 5 140  60 10	530 10  15 XXX XXX  10  415 XXX 105 135 190 15  	3,080 100  490 5 120 5 110  130 270 680 295 35 150 5 210  65  65	740 15 - 15 XXX XXX 30 - 40 - 560 XXX 135 185 105 30 - 100 100	1, 735 65 265 60 10 90  150  935 95 155 415, 65 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	580 10 	1, 105 25 185 20 40 5 50  80 5 545 90 85 255 75 15 5 5	430 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41	Assigned (3) 833 8330 8333 8334 8335 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 837 Assigned (3)	9,105 2,845 2,095 265 60 5,305 3,65 1,020 335 3,030 135 270 15 280 	545 110 XXX XXX 5 255 XXX XXX XXX XXX 15 80 -	1,280 320 230 50 5 15 135 40 450 35 90 -	115 20 XXX XXX 5 40 XXX XXX XXX 5 35 - 15	3.100 845 640 75 10 1.920 1.100 390 120 1.100 55 85 10 140	220 45 XXX XXX - 105 XXX XXX XXX XXX - 40 - 15 - 20	2.305 790 620 25 15 1.345 1.15 225 105 750 25 40 - 45 - 80	120 30 XXX XXX 70 XXX XXX XXX XXX 10 5 - - - 20	1.295 485 345 50 15 700 105 100 30 400 10 45 - 50	55 10 XXX XXX - 30 XXX XXX XXX XXX - 5 - - - 10
43 44 45 46 47 48 49 50 51	851/852 8510 8513 8523 8526 Assigned (3) 853	27, 100 2,080 295 390 410 265 45 3,900 325 on foldout at	8,735 415 XXX XXX XXX 10 620 XXX end of public	5,000 330 5 60 70 25 10 545 15	1,285 40 XXX XXX XXX XXX 125 XXX	8.735 670 95 120 130 95 10 1,215	2,530 140 XXX XXX XXX XXX 10 240 XXX	5.825 430 95 90 65 45 - 1,085	2,370 130 XXX XXX XXX XXX 150 XXX	4.040 345 90 70 55 55 10 645	1,410 75 XXX XXX XXX XXX E0 XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

F	F	Age	group - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleurs	5			T
Manitoba † (surite)   Manitoba † (surite)   Manitoba † (surite)	Manitoba	5-64 years - 55-64 ans	65 a	ver - ns et	a <sub>1</sub>	ge ge	Emplo -	yees	Self-em incorpo - Travail auton constit	ployed prated leurs omes ués en	unincorp Travail autonom constit	leurs es non ués en	work Travai famil	lleurs iaux	Profession	
10	020 345 90 55 32.0 35.6 9.065 2.80 210 20 185 80 10 5 179.2 119.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1	M F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
15	15	25 210 40 XX	5 -	- xxx	31.2 29.5 32.7 33.9	28.6  30.2 XXX	290 10 1,465 265	35 - 40 XXX	15	- - XXX	10	- - XXX	-	- XXX	(suite)  Grand groupe 81/82 - Travailleurs des industries de trensformation 811 Assigné (3) 813/814 8137	2 3 4 5
45 5 - 30.9 32.0 315 30 - 5 - 829 32.0 325 315 30 - 5 - 7 - 829 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	45	15	55 15 15 10 20 10 5 10 10 5 10	50 XXX 10 20 5 5	40.2 33.9 58.5 34.9 48.7 31.9 39.4 31.2 33.2 27.9 32.1 30.8 46.2 31.8 47.0 26.3	39.5 27.6  30.7  36.9 XXX 39.6 35.4 36.4 32.2 29.5 	40 385 5 50 5 5,080 330 810 1,950 805 125 320 20 570 10	135 - 2, 120 XXX 545 665 435 75 5 - 40	150 150 65 35 50 -	25 XXX 5	25 100 25 10 45 - 20	30 XXX 25	10	10 XXX	Assigné (3) 815 Assigné (3) 816/817 Assigné (3) 821/822 8210 8213 8215 8228 Assigné (3) 823 Assigné (3) 825 Assigné (3) 825 Assigné (3) 825 Assigné (3)	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
	45	15 3	105	-	30.9 48.7	32.0	315 10 8,685	535	115	5	295	5	5	-	829 Assigné(3) Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs des domaines connexes	24 25 26

40 XXX - XXX 40.0 XXX 235 Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

See note(s) and footnote(s) on foldout at end of publication.

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

							Age group - (	Groupe d'âge			
	Occupation (	Tota	ol .	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2	Manitoba † (continued) 8531 8533	450 1,740	XXX XXX	75 225	XXX	150   535	XXX XXX	120 470	XXX	45 315	XXX
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	8537 Assigned (3) 854 854 8551 Assigned (3) 855/856 8550 8551 8553 8562 8563 8569 Assigned (3) 857 Assigned (3) 858 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8589 Assigned (3) 859 Assigned (3) 859 Assigned (3)	XXX 470 465 130 1,620 1,070 50 1,715 XXX 455 XXX 445 XXX 255 610 25 14,790 1,760 6,050 7,750 2,850 480 585 390 2,385 1,205 420 75	340 XXX XXX 15 245 XXX 20 6,350 260 XXX 445 XXX 4,495 250 20 225 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	XXX 60 30 30 425 325 15 275 XXX 90 XXX 10 235 10 2,535 65 1,590 125 90 325 65 1,590 125 90 325 175 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	105 XXX XXX - 110 XXX 5 725 15 XXX 20 XXX 505 40 30 90 5 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	XXX 150 130 40 460 320 10 435 XXX 140 XXX 150 255 5,010 550 2,170 175 145 130 725 385 105 10	160 XXX XXX - 50 XXX - 1,780 85 XXX 85 XXX 1,300 75 70 85 20 0 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	XXX 115 150 35 280 170 370 XXX 125 XXX 105 XXX XXX XXX XXX 10 75 3, 135 190 195 390 195 390 635 120 460 230 75 35	50 XXX XXX 10 45 XXX 1,785 65 XXX 105 XXX 1,335 45 60 45 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	XXX 100 90 15 205 130 - 285 XXX 85 XXX 560 XXX XXX XXX 545 - 2,250 375 570 115 305 515 55 100 55 55 55	15
33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 55 55 55 55 55 55 56 60	8711 8715 8718 8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8782 8782 8783 8784 8785 8787 8793 8793	32,010 5,045 545 2,075 1,020 775 260 145 5,105 795 460 2,020 1,305 1,25 21,855 3,145 5,740 550 1,905 1,080 1,905 1,080 1,905 1,625 250 330 3,685 1,525 815	800 800 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,790 960 25 255 380 1955 55 40 795 10 100 410 175 35 5,035 160 20 20 215 575 180 270 285 575 180 270 285 386 387 387 387 387 387 387 387 387	205 35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10,325 1,610 110 635 360 270 90 35 1,715 185 180 645 535 50 1,010 1,770 1,70 1,	275 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6, 615 975 130 480 110 145 60 20 1,365 285 80 570 320 15 4,270 825 1,005 135 100 265 370 275 355 45 575 235 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	170 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,705 850 140 400 85 120 45 30 750 180 85 230 170 20 3,110 640 950 85 55 110 250 270 15 325 195 105	95 

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				vailleurs	ie de tra							upe d'âg	- Gro	oup	Age group
	Profession	ers Heurs ieux	Unpaid work Travai famil non rém	leurs es non ués en	Self-em unincorp Travail autonom constit corpor	ployed prated leurs omes ués en	Self-em incorpor Travai auton constit corpor		Employ	ian ge ge ian	a <sub>1</sub>	er s et	65 yea ov - 65 ar pl	years - 4 ans	
No		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	ч
1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 15 16 17 18 19 20 1 22 24 25 6 27 28 29 30 13 32	Manitoba † (suite)  8531 8533 8534 8535 8537 Assigné (3) 8541 Assigné (3) 855/856 8551 8553 8550 8551 8553 8569 Assigné (3) 857 Assigné (3) 857 Assigné (3) 857 Assigné (3) 857 Assigné (3) 858 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8589 Assigné (3) 859 Assigné (3)	XXX XXX XXX XXX 	XXX 	XXX XXX XXX XXX 5 XXX 240 20 XXX 95 10 0 	130 XXX 15 130 5 165 85 - 120 XXX 10 XXX 10 15 - 1.075 620 15 75 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	****  ****  ****  ****  ****  ****  ****	25 XXX 10 40 15 30 - 85 XXX 5 XXX XXX XXX XXX 215 160 20 - 20 - 20 - 65 10	XXX XXX 340 XXX 20 240 XXX 25 6.090 225 XXX 4.410 250 250 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	445 1,585	XXX XXX 28.7 XXX XXX 57.6 38.3 37.8 45.1 XXX 37.8 28.0 35.1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	34.1 36.7 XXX 35.3 39.4 32.9 55.0 38.4 XXX 36.7 XXX 36.7 XXX 34.2 27.4 23.1 34.2 27.4 35.9 39.2 31.1 34.2 35.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3	XXX XXX XXX XXX - - - XXX - 120 10 XXX 20 20 XXX 70 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -	5 10 XXXX 5 5 5 80 XXX 10 10 XXXX 10 10 15 15 15 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	XXX XXX 5 5 20 XXX 15 825 40 XXX 520 55 10 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	45 75 X25 65 10 20 20 25 80 X 60 X 75 X X X 5 30 69 69 69 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
33 34 35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 55 56 56 57 58 56 60	Grand groupe 87 - Trevailleurs du bâtiment 871 8710 8711 8715 8718 8719 Assigné (3) 8730 8730 8731 8733 8733 8735 Assigné (3) 878/879 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8787 8781 8782 8783 8784 8785 8787 8789 8789 8899 Assigné (3)	5	50 	85 	4,400 140 20 100 - 5 5 5 325 135 - 185 - 5 3,940 1,230 1,200 7 5 20 225 410 105 195 5 5 25 90	5 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 245 145 80 40  10 5 175 130  45  930 540 530 55 55 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	705 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	26,310 4,760 440 1,920 775 240 130 4,605 535 4,605 1,785 1,305 115 16,945 1,380 4,395 4,45 3,305 840 1,420 4,70 1,385 1,	31.6 28.5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	33.4 34.2 44.7 37.6 28.2 33.5 34.8 43.3 33.3 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8	100 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	395 40 15 25 5 40 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 10 20 20 25 40	50 5 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	175 600 280 95 50 10 435 125 150 105 145 45 45 45 175 45 130 20 225 130

Table 1. (continued)

						Α	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 <u>.</u> 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44	1	45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 2	Manitoba † (continued)  Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 9113 Assigned (3) 9130 9131 9133 9135 Assigned (3) 915 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) Hajor group 93 - Material handling and related	19, 150 995 460 380 25 2, 190 445 550 425 690 50 100 5 15,745 745 1, 910 970 10,680 925 515 125	1,615 55 XXX XXX 50 XXX XXX XXX XXX 5- 1,490 XXX 510 XXX 380 330 70 15	3,450 80 10 55 - 200 10 15 20 140 5 30 5 3,120 5 5 135 2,530 200 150 20 5	270 5 XXX XXX - 15 XXX XXX XXX - - - 250 XXX 10 XXX 115 75 15 -	5,690 360 195 130 720 720 125 155 180 235 20 25 - 4,565 190 450 295 3,250 20 25 25 5 20 25 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	475 30 XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX 10 400 XXX 95 115 115 115	4, 285 310 150 110 50 430 85 100 95 125 15 5 3,500 210 430 235 2,380 190 55 30	460 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 190 XXX 90 85 25	3,125 190 80 55 5 400 125 135 60 75 - 15 - 2,495 195 440 155 1,465 170 20	275 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 270 XXX 150 XXX 45 35 20
23 24 25 26 27 28 29 30 31	occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317	6,455 6,455 465 570 1,840 1,325 880 900 250	1. 450 1. 455 XXX XXX XXX XXX 1. 140 XXX 25	2,180 2,180 50 50 715 365 470 345 85	355 355 XXX XXX XXX XXX 270 XXX	1,745 1,745 120 195 475 395 215 260 45	380 380 XXX XXX XXX XXX 305 XXX 5	1, 080 1, 085 95 150 335 255 85 95 25	360 350 XXX XXX XXX XXX 275 XXX 5	760 760 105 125 155 165 60 65	195 195 XXX XXX XXX XXX 140 XXX
32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47	operating occupations 951 9512 9517 9519 Assigned (3) 953 9531 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 959 959	4,660 1,925 795 XXX 330 60 2,045 355 510 1,115 65 415 5 275 XXX	1,710 1.100 XXX 340 XXX 10 35 XXX XXX XXX T10 5 460 405 15	790 475 155 XXX 125 20 130 - 35 90 - 120 5 65 XXX	495 320 XXX 70 XXX 10 10 XXX XXX XXX - 25 - 140 120 5	1, 375 555 315 XXX 90 15 590 30 225 325 15 135 - 95 XXX	510 320 XXX 90 XXX - 5 XXX XXX XXX - 125 110	1,070 455 175 XXX 65 5 480 125 90 250 10 70 - 60 XXX	330 215 XXX 70 XXX - 10 XXX XXX XXX - 10 - 100 95	775 260 80 XXX 25 15 445 140 90 200 10 45 - 25 XXX	220 145 XXX 60 XXX 5 XXX XXX XXX XXX 75 60 10
48 49 50	991	8,465 8,460 275	1,240 1,240 XXX	2,770 2,770 30	390 390 XXX	2,145 2,140 75	360 360 XXX	1,285 1,285 60	225 . 225 . XXX	960 960 50	165 165 XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age g	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	availleur	s			T
						Paid work	ers - Trava	illeurs r	émunérés						
	4 years 	65 au	ers and Ver - ns et us	ā	dian ige - ige dian		oyees - yé (e) s	incorp Travai autor consti	nployed orated lleurs nomes tués en	Travai autono consti	mployed rporated - illeurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
2,370 45 10 15 5 4300 1100 145 600 110 15 20 75 465 135 990 500 125 25	130 5 XXX XXX XXX XXX XXX 25 120 XXX 80 XXX 25 15	230 5 5 5 5 5 215 225 65 15 60 30 30	5 -	35.5 36.3 36.1 34.3 44.9 38.6 44.9 33.1 35.0 33.1 32.5 22.5 0 40.7 44.9 37.0 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33	35.9 32.0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	17,055 960 430 365 25 2,185 445 555 420 685 600 100 13,685 310 1,870 770 9,470 785 485	1,445 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1,320 300 290 65 15	485 25 15 - - - - 455 160 5 55 210 10	10	1,585 5 10 	120 	20	40 	Manitoba † (suite)  Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 9113 Assigné (3) 913 9130 9131 9133 9135 Assigné (3) 915 Assigné (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné (3) 919	1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 4 1 5 1 6 1 7 1 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 1 2 2
635 635 95 50 145 135 40 130 35	165 165 XXX XXX XXX XXX 145 XXX 15	55 55 55 15 10 10 10 5	- ************************************	30.5 30.5 40.6 37.5 28.8 32.1 23.9 28.6 33.6	34.3 34.3 XXX XXX XXX 34.3 XXX 55.2	6,385 6,385 425 570 1,845 1,310 875 905 250	1,445 1,445 XXX XXX XXX XXX 1,135 XXX 25	35 30 25 - - 5 5		30 35 20 - - 15 - -	5 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2 25 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5	5 5 XXX XXX XXX XXX 5 XXX	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigné(3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines	23 24 25 26 27 28 29 30 31
155 75 XXX 15 10 380 50 60 245 20 30 	85 XXX 40 XXX - 5 XXX XXX XXX - 20 5 20 15 5	15 5 5 5 5 5 5 5 5 7	15 XXX 5 XXX XXX XXX XXX	33.3 32.3 XXX	31.7 XXX 35.2 XXX 20.1 31.2 XXX XXX XXX 29.7 59.5 31.6 32.0 50.6	1,805 730 XXX 320 60 2,025 510 1,100 65 400 5 245 XXX	1,065 XXX 330 XXX 15 40 XXX XXX XXX XXX 110 5 435 390 15	85 35 XXX 	15 XXX 10 XXX XXX XXX XXX 15 5	40 25 XXX 10 - 10 - 10 - 10 - 5 XXX	15 XXX XXX XXX XXX XXX 10	XXX	XXX XXX XXX XXX XXX	951 9512 9517 9519 Assigné (3) 953 9530 9531 9539 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959 9591 Assigné (3) Grand groupe 99 -	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1, 145 1, 145 55	90 90 XXX	165 165 5		31.3 31.3 39.5	30.9 30.9 XXX	8,295 8,290 250	1,205 1,200 XXX	30 35 15	15 15 XXX	130 130 10	20 20 XXX	10 5	5 5 XXX	non classés ailleurs 991 9910	48 49 50

Table 1. (continued)

							Age group - (	Groupe d'âge			
	Occupation	Tot	a!		years ans	25-34 25-34	years 4 ans	35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9	Manitoba † (concluded)  9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigned (3)	4,400 1,250 750 595 570 595 650 3,265 475	730 325 XXX XXX XXX XXX 455 40	1,760 545 150 365 250 175 280 775 200	215 105 XXX XXX XXX XXX 150 25	1,205 345 260 110 150 150 190 750 105	225 75 XXX XXX XXX XXX 125 15	580 135 145 40 75 100 85 595 40	115 45 XXX XXX XXX XXX 1000 5	400 130 75 35 45 65 55 435 55	105 70 XXX XXX XXX XXX 45 -

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

Age group - Gro	oupe d'âge	2			Class o	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleurs	\$			
55-64 years 65 yea 55-64 ans 65 an pii	er ıs et	Med ag Âg méd	le le	Paid works  Employ		Self-en incorp Travai autor constit	ployed prated lleurs lomes ués en	Self-em unincorp Travai autonom constit corpor	lieurs es non ués en	worl	lleurs liaux	Profession	
M F M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
												Manitoba †	
405 50 45 95 25 - 120 XXX 15 20 XXX 5 100 XXX 5 615 40 95 60 - 15	15 5 XXX XXX XXX XXX -	28.1 26.8 33.4 22.6 26.8 32.5 27.0 36.3 27.9	31.2 32.5 XXX XXX XXX XXX 30.6 23.6	4,390 1,250 745 595 565 585 640 3,140 465	725 320 XXX XXX XXX XXX 430 40	20		110	- XXX XXX XXX XXX XXX 15	5, ( ) - 1 5, (	- XXX XXX XXX XXX 5	Manitoba † (fin)  9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9919 Assigné(3)	1 2 3 4 5 6 7 7 8 9

Table 1. (continued)

_						A	ge group - Gi	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	81	15-24 - 15-24	i	25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	м	F	М	F
	Saskatchewan †										
2	Total labour force Occupation - Not applicable(1)	293,820 3,780	207,930	62,830	51,370	82,415 850	1,340	57,340 470 56,870	43,285 650 42,635	41.755 405 41.355	29,655 335 29,320
4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26	Major group 11 - Managerial, administrative and related occupations 111 1113 1115 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158)	290,035  32,635 2,365 855 XXX 735 295 125 3,120 295 3,120 350 1,700 480 5,030 1,425 1,480 960 730 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350	12,690 1,125 415 385 XXX 30 7,725 415 XXX 335 415 X75 610 XXX 860 XXX 860 XXX 550 XXX	1,730 70 10 XXX 40 5 1,450 10 XXX 5 5 5 5 5 140 250 20 285	1,320 45 5 10 XXX XXX 5 920 15 25 XXX 270 XXX 270 XXX 200 XXX XXX 200 XXX	9,255 560 175 XXX 220 75 30 6,785 650 95 XXX 155 40 600 165 1,600 540 395 225 1,025 90	4.290 4.05 160 100 XXX XXX 15 2.300 135 XXX 110 90 90 235 XXX 490 XXX 235 XXX 140 XXX	9,595 755 310 XXX 195 125 35 7,505 1,135 110 XXX 685 130 1,495 330 295 315 230 930 115	3.695 340 135 110 XXX XXX 5 2.195 115 XXX 115 200 XXX 415 XXX 415 XXX 180 XXX XXX 55 2.700 XXX	6,670 540 210 XXX 155 50 25 5.290 750 45 XXX 470 960 240 280 200 155 880 110	2. 160 205 70 105 XXX XXX 5 1. 410 60 XXX 60 85 145 100 XXX 235 XXX 165 XXX 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
27 28 29 30 31 32 33 34 35	1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1174	505 620 540 525 450 4,990 2,990 465 935 80	XXX 260 690 470 210 3,840 2,140 650 830 80	20 55 55 45 200 80 10 80 5	XXX 35 100 35 20 350 125 70 125	110 240 145 130 105 1,930 1,345 120 295 35	XXX 90 215 155 45 1,585 995 230 265 55	130 125 140 215 100 1,435 875 155 270 20	XXX 65 210 150 30 1.155 550 260 270 15	165 110 80 130 80 845 420 125 180	XXX 55 120 80 40 545 315 70 135 5
31 38 39 40 44 44 44 44 45 55 55 55	engineering and mathematics 211 2117 Assigned (3) 213 Assigned (3) 214/215 2143 2144 2147 Assigned (3) 216 2161 2163 2165 Assigned (3)	9, 125 765 305 5 1,010 580 20 3,260 1,085 715 340 30 2,780 625 600 1,125 75 1,315	1.805 210 XXX 5 425 XXX 15 200 XXX XXX XXX 100 335 XXX XXX XXX 100 640	1,660 140 85 130 30 - 175 35 30 50 50 225 130 360 35 365	515 75 XXX 130 XXX 15 25 XXX XXX XXX 5 120 XXX XXX XXX XXX XXX 170	3,700 295 90 370 245 5 1,305 415 320 120 1,125 290 290 415 15 605	850 100 XXX 5 155 XXX 120 XXX XXX XXX XXX XXX 5 315	2.280 205 70 315 195 - 1.015 355 215 85 5 490 85 110 205 10	275 25 xxx - 85 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx - 40 xxx xxx xxx xxx - 90	1.020 65 45 105 50 545 195 115 60 5245 15 60 120	90 10 XXX - 35 XXX - 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX

93-112

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				vailleur	ie de tra	- Catégor	of worker	Class				oupe d'âge	roup - Gro	Age gr	
	Profession	lleurs	Unpaid work Travai fami non rés	lieurs nes non ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	aployed orated lleurs nomes	Self-en incorp Travai autor constit		Paid works Emplo	je je	Med aç Âg méd	er ns et	65 yea ov - 65 ar pl	years - 4 ans	
No		F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М
	Saskatchewan ‡														
1 2	Population active totale Profession - Sans objet (1)	11,285	3,520	10,610	66,685	3,450	13,945	177,840	205,885	33.2 26.0	34.8	4,040	14,640 50	18,780 170	34,830
3	Toutes les professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs	11,290	3,520	10,610	66,690	3,455	13,945	177,840	205,885	33.3	34.9	3,975	14,590	18,610	34,605
4 5	et personnel assimilé 111	15	35	700	1,685	1,050	6,510	10,925 1,125	24,395 2,365	36.5 37.7	40.0	175 5	1.005	1,050 120	4,270
6 7 8	1113 1115 1116		XXX	XXX	XXX		XXX	420 380 XXX	855 XXX 735	37.2 42.1 XXX	42.3 XXX 39.8		35 XXX 5	35 60 XXX	120 XXX 115
10	1119 Assigné (3) 113/114	XXX - 10	30	580	1, 155	935	6,310	XXX 30 6,190	300 120 17,775	29.8 37.4	39.8 43.3 40.4	155	10 20 820	735	30 10 3,430
12 13 14	1130 1131 1132	XXX	XXX	35 XXX 55	95 5 XXX	35   XXX   10	680 25 XXX	340 XXX 275	2,350 270 XXX	37.3 XXX 37.3	42.1 38.6 XXX	10 XXX	95 5 XXX	45 XXX 20	450 30 XXX
15 16 17	1133 1134 1135	-	-	- 5 5	5 5 -	10 5 10	- - 60	405 470 595	1,495 345 1,635	39.5 44.7 36.8	43.2 43.8 37.6	-	20 5 30	25 95 50	175 70 115
18 19 20	1136 1137 1141	XXX	10	XXX 255 XXX	5 475 15	XXX 255 XXX	1,200 10	1,035   1,035	475 3,345 1,410	XXX 34.9 XXX	39.3 38.2 35.4	XXX 25	100	XXX 120	85 515 175
21 22 23	1142 1143	5 XXX	15 10	150 XXX	255 15	160 XXX	420 85	545 XXX	790 845	34.4 XXX	37.2 40.2	10 XXX	50	70 XXX	200 145
24 25	1145 1146 1147	XXX	-	XXX - XXX	90	345 XXX	245 3,290 35	XXX 320 XXX	390 1,060 360	43.8 XXX	39.5 43.8 44.5	XXX 55 XXX	10 390 25	115 XXX	95 840 70
26 27	1149 (1151-1158) 1155	XXX	-	55 XXX	145 25	90 XXX	225 5	1,575 XXX	2,490 475	36.6 XXX	40.1	15 XXX	65 15	130 XXX	360 65
28 29 30	1156 1157 1158	-	-	10 20 5	40 35 15	30 25 10	60 70 10	220 645 460	520 435 495	35.3 35.9 37.9	36.0 39.3 40.5	10	15 . 20	10 40 50	80 95 45
31 32 33	Assigné (3) 117 1171	5 5	5 5	10 115 70	35 530 415	5 105 70	35 200 105	190 3,610 1,990	390 4,255 2,465	46.9 34.4 34.0	42.6 37.0	40 15 10	100	40 200	95 485
34 35 36	1174 1179 Assigné (3)	-	-	20 25 5	15 60	5 25	5 70	625 780	445 805	35.6 35.3	35.3 41.1 37.8	-	55 - 5	140 25 25	215 50 100
	Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles, du			J		5		75	85	32.4	37.4	-	5	10	15
37 38	génie et des mathématiques 211	-	-	45	230 20	25 -	225 10	1,735	8,670 730	29.0 27.9	32.3 32.7	15 5	<b>5</b> 5	60	405 50
39 40 41	2117 Assigné (3) 213	XXX - -	-	XXX - 10	5 - 25	XXX - -	5 - 5	XXX 5 410	300 - 980	XXX 29.5 29.6		XXX	5 - 10	XXX - 20	10 - 80
42 43 44	2131 Assigné (3) 214/215	XXX - -	-	XXX - 10	10 5 105	XXX - 15	5 - 145	XXX 10 175	565 15 3,010	XXX 19.5	35.4 45.5	XXX	-	XXX -	50 5
45 46 47	2143 2144 2147	XXX XXX XXX	+ + +	XXX XXX XXX	25 5 5	XXX	50 10 25	XXX	1,015 700	31.3 XXX XXX	37.1 34.6	10 XXX XXX	40 10 5	15 XXX XXX	180 70 20
48 49 50	Assigné (3) 216 2161	-	-	20	50	5 10	35	300	310 25 2,695	XXX ** 27.2		10 -	- - 5	XXX - 5	10 5 60
5 1 5 2	2163 2165	XXX	-	XXX XXX XXX	45 5	XXX	5 15	XXX XXX XXX	620 540 1,120	XXX	27.6 30.3	XXX XXX XXX	5	XXX XXX XXX	15 10 25
53 54	Assigné (3) 218	-	-	-	25		25	5 640	75 1,255	29.5 29.2	24.2	-	- 5	20	5 30
								tion.	la publica	Sin de	2 10	11	at fall aug		oir not

Table 1. (continued)

_											
						Д	Age group - G	iroupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 <u>.</u> 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	м	F	М	F
	Saskatchewan † (continued)										
1 2	2183 Assigned (3)	1,175 50	565 20	330 20	155 5	550 15	285 5	220	80	50 -	45 -
3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2311 Assigned (3) 233 2331 2333 Assigned (3) 234 2343 Assigned (3) 235 235 2351 Assigned (3) 239	3,415 435 265 20 1,375 620 575 50 1,120 890 30 235 XXX 10 250 5	5,240 275 XXX 15 3,325 1,070 1,965 70 430 XXX - 865 15 340	335 10 - 215 20 135 10 50 10 55 25 XXX	735 35 XXX 10 555 65 410 45 XXX - 80 15 - 20	1, 165 180 95 5 445 220 180 20 405 370 - 85 XXX 5	1,740 85 XXX - 1,020 495 460 15 215 XXX - 320 270 - 100	1,075 150 95 10 445 240 165 15 310 280 95 XXX 5	1,335 95 XXX 10 820 295 450 25 105 XXX - 215 180 - 100	515 40 35 	845 40 XXX - 540 145 355 5 35 XXX - 150 120 5 80
19 20 21 22	2511	1,700 1,700 1,485 50	400 400 XXX 40	100 100 80	25 30 XXX	420 420 360 5	100 100 XXX 5	320 320 275 5	50 50 XXX 5	355 350 325 10	70 70 XXX 5
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	related occupetions 271 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2795 2797 Assigned (3) Major group 31 -	7.485 1.335 970 335 25 4.735 1.575 2.800 270 85 1.415 510 280 XXX 255 20	13,310 675 310 335 25 10,050 6,045 2,095 1,655 270 2,580 380 855 615 XXX	350 130 15 110 5 150 45 60 40 - 80 5 60 XXX	1, 455 195 40 135 10 890 450 165 235 45 375 10 190 110 XXX	2,010 245 125 110 10 1,340 460 775 75 35 420 85 100 XXX 85	4,500 180 75 100 5 3,500 2,050 845 510 85 820 120 250 200 XXX 40	2,940 380 330 45 - 2,085 775 1,185 95 25 475 235 475 235 XXX 70	4.375 160 90 60 10 3.510 2.240 65 540 65 710 135 185 185 XXX	1. 495 345 310 30 5 905 240 620 45 - 240 110 15 XXX 70	1,850 105 75 30 - 1,425 900 275 225 30 325 65 85 55 XXX
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	Occupations in medicine and health 311 3111 3113 Assigned (3) 313 3130 3131 3134 3135 3139 Assigned (3) 315/316	4,095 1,805 1,180 280 30 1,125 XXX 335 XXX XXX XXX 40 1,185 430	21,300 525 275 XXX 25 16,960 9,085 1,190 3,910 1,250 405 3,815 420	455 60 35 25 260 XXX 30 XXX XXX XXX 20 140 40	3,525 50 25 XXX 5 2,520 1,120 210 785 230 75 960 80	1,225 510 310 110 5 390 XXX 130 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 320 85	8,070 270 110 XXX 15 6,025 135 3,645 505 1,110 320 75 1,770 230	1,065 460 285 50 5 250 XXX 90 XXX XXX 10 345 130	4,745 130 80 XXX 10 4,030 175 2,260 250 815 305 95 580 65	635 325 235 40 10 130 XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX TB0	3,070 30 35 XXX - 2,660 190 1,295 150 715 225 45 375

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	roup - Gro	upe d'âg	В			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur:	s			
	years 4 ans	85 year ove 	er set	a Â	lian ge - ge lian	Paid works  Emplo		Self-em incorpo Travai auton constit	ployed orated lleurs nomes	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	porated lleurs nes non ués en	Travai	family kers - lieurs lieux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No.
25 5	5 10	-	-	29.2 28.3	29.1 31.6	1,125 50	565 25	30	-	20 5	-	-	-	Saskatchewan † (suite) 2183 Assigné(3) Grand groupe 23 -	1 2
220 30 15 5 5 70 20 40 0 5 85 5 5 20 0 XXX	520 15 XXX - 350 60 275 5 25 5 XXX - 90 70 - 40	95 20 20 10 10 10 - - 55 30 5 5 5 XXX	80	36.4 35.9 37.6 41.7 35.1 37.6 32.9 33.0 36.8 54.5 35.5 39.4 47.0	35.6 36.3 XXX 29.5 35.6 33.9 37.2 37.2 37.2 49.5 39.9	2,755 395 230 15 1,365 620 570 50 525 320 10 225 XXX 10 245 5	5,045 270 XXX 10 3,230 1,040 1,925 60 345 XXX - 855 655 15 340	75 10 5 - - - 60 55 - 5 XXX	25 XXX 20 10 10 10 	580 30 30 5 5 5 5 510 20 20 XXX	175 5 XXX 70 20 35 15 80 XXX -	XXX		Travailleurs spécialisés des sciences sociales et domaines connexes 231 2311 Assigné (3) 233 2331 2333 Assigné (3) 234 2343 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 235 Assigné (3) 235 Gassigné (3) 245 Assigné (3) 255 Cassigné (3)	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
335 320 10	75 XXX 5	165 125 20	80 XXX 20	44.7 45.3 55.2	47.8 XXX 60.5	1,665 1,445 45	380 XXX 40	10	XXX -	30 30 5	20 XXX	-	xxx	251 2511 Assigné (3) Grand groupe 27 - Enseignants et personnel	20 21 22
590 205 175 25 210 40 135 10 180 65 20 XXX 35 5	895 35 30 5 670 385 125 125 200 30 75 555 XXX	85 25 15 5 5 5 30 - 5 20 5 10 XXX	220 10 - 5 60 10 20 5 20 150 20 80 10 XXX	39.2 42.1 45.0 29.9 33.1 38.7 38.1 39.3 36.7 37.0 38.9 41.3 32.6 40.8	36.1 32.7 38.5 27.6 35.1 36.3 35.0 36.0 35.6 35.6 35.8 39.0 34.1 34.5 XXX 39.5	7,370 1,330 970 335 25 1,570 2,805 270 85 1,315 500 220 XXX 230	12,785 675 315 340 25 10,005 6,000 2,095 1,650 260 2,110 370 500 605 XXX	30 - - - - - 30 5 10 XXX	50 - - 10 5 - - 45 5 30 XXX	10 5 70 45 XXX 15	450 - - 35 35 30 - - 5 415 10 325 10 XXX 25	xxx	15	ess imi lé 271 2711 2719 Assigné (3) 273 2731 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2795 2797 Assigné (3)	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
565 340 250 35 10 90 XXX 15 XXX XXX XXX 70	1,815 40 30 XXX 1,650 60 750 480 155 105 120 20	155 105 70 15 5 5 XXX 5 XXX XXX XXX XXX XXX 40 30	70 5 5 5 XXX 65 15 20 5 5 10 10 10 5 -	38.0 41.7 43.3 35.2 55.9 32.4 XXX 35.3 XXX XXX Z6.5 38.0	33.3 32.4 35.4 XXX 32.0 34.4 42.5 33.9 32.2 35.2 36.9 40.4	2,585 615 455 70 - 1,100 XXX 330 XXX XXX XXX 40 870	20,915 335 150 XXX 15 16,835 600 9,050 1,170 3,900 1,215 400 3,745	350 170 80 15 5 15 XXX XXX XXX XXX XXX 165 110	40 10 10 0 XXX - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - -	1, 155 1, 020 645 200 10 XXX XX XXX 130	290 180 120 XXX 10 75 - 15 5 5 5 30 5	XXX XXX XXX	55 - XXX - 35 - 15 10 5 15 15	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3111 3113 Assigné (3) 313 3130 3131 3134 3135 3139 Assigné (3) 315/316 3151	39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Table 1. (continued)

						А	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 y - 15-24	1	25-34 - 25-34	i	35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	ī
	Saskatchewan † (continued)										
1 2 3 4 5	3155 3156 3158 3169 Assigned (3)	XXX XXX XXX XXX 10	325 1,340 905 385 70	XXX XXX XXX XXX 5	80 255 315 140 15	XXX XXX XXX -	100 630 460 100 30	XXX XXX XXX XXX 5	90 255 65 40 5	XXX XXX XXX XXX -	50 155 60 65 15
6778891011112113131313131313131313131313131313	3313 3314 Assigned (3) 3337 Assigned (3) 335 3351 Assigned (3) 336/337 3370	2,925 710 XXX 290 10 915 325 25 425 395 15 870 275 40	2.385 845 380 255 35 385 XXX 10 420 375 5 735 430 65	885 125 XXX 55 5 300 115 10 70 70 70 110	945 240 115 85 5 145 XXX 5 85 85 85 470 285	935 260 XXX 125 - 315 115 10 150 145 - 210 90 5	735 285 100 120 10 120 XXX - 150 140 5 175 125	560 190 XXX 45 5 170 35 - 90 80 10 115 45	350 180 90 30 5 50 XXX - 80 60 15	250 45 XXX 25 90 45 - 35 35 35 25	195 85 50 15 5 35 XXX 45 35 5
20 21 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25	411 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigned (3) 414 4141 4143 Assigned (3) 415 415 Assigned (3) 415 415 Assigned (3) 416 4151 Assigned (3) 417 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4171 4172 4173 4175 4179 Assigned (3) 419 4190 4190 4190 4191 4191 4191 4191	12,845 160 XXX XXX 1905 885 XXX 110 630 XXX 495 15 4,485 1,725 2,000 130 165 XXX 465 430 XXX 45 2,625 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	60,240 15,605 12,925 2,110 410 23,370 710 11,790 8,655 1,185 780 2,335 1,890 50 1,890 50 1,635 1,165 50 1,635 1,545 25 1,545 25 1,000 47	4, 515 30 XXX XXX 485 545 XXX 485 645 XXX 160 5 1, 985 650 1, 100 85 55 XXX 100 775 XXX 100 XXX 205 45 205 45 205 45 205 45 205 45 205 45 205 45 205 45 205 46 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205	15, 280 3, 640 2, 875 640 115 6, 350 75 1,795 3, 915 280 205 545 100 425 20 590 130 365 25 10 1445 830 XXX 85 325 2,170 45 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	3,545 35 XXX XXX XXX 515 125 XXX 190 525 465 15 30 XXX 	19,845 5,415 4,540 730 105 7,490 265 4,130 2,340 465 220 1,050 90 930 10 5 475 475 450 10 1,975 945 XXX X335 310 135 60 2,855 120 10 1,160 90 1,160	1,840 50 XXX XXX 440 XXX 340 45 XXX 10 100 XXX 70 550 220 10 40 XXX - - 330 XXX 110 55 XXX XXX 55 550 220 10 40 XXX - 55 55 XXX XXX - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12.385 3.505 2.990 410 60 4.775 200 2.770 1.340 210 405 85 310 405 85 345 315 560 50 1.115 560 50 65 85 1.795 1.795 1.795 66 815 505 60	1,410 5 xxx xxx xxx 285 20 xxx 345 xxx 30 100 10 25 xxx 25 65 60 xxx xxx 5 45 xxx 30 100 10 25 xxx 30 100 10 25 xxx 30 100 10 25 xxx 30 100 10 25 xxx 30 100 xxx 3	7, 920 2,080 1,745 205 90 2,795 105 1,795 645 115 80 225 35 165 5 185 170 1,040 400 XXX 280 185 95 40 1,305 135 55 56 50 665

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleurs	5			T
	years 4 ans	65 yea ov 65 ar p!	er - ns et	â	lian ge - ge lian	Paid worker  Employ  Employ	yees	Self-em incorpi Travai auton constit	ployed prated lleurs lomes ués en	Self-em unincorp Travai autonom constit corpor	lieurs es non ués en		liaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
														Saskatchewan † (suite)	
XXX XXX XXX XXX 5	40 5 40 5	XXX XXX XXX XXX	-	XXX XXX XXX 42.0	32.3 31.1 27.4 29.8 30.4	XXX XXX XXX -	325 1,340 895 375 50	XXX XXX XXX XXX 5	5	XXX XXX XXX 5	5 15	XXX XXX XXX XXX	15 - 5	3155 3150 3150 3150 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et littéraire et personnel	
200 50 XXX 30 - 35 20 - 70 50 -	110 40 20 5 5 15 XXX 40 35 -	80 40 XXX 15 - 10 - 20 - 5	55 15 10 - 15 XXX - 15 15 - 5	30.6 33.3 XXX 31.9 23.1 29.6 28.7 24.9 34.1 33.2 41.5 26.4 27.5 37.5	27.9 30.8 32.2 28.3 34.5 28.4 XXX 20.1 32.6 32.1 21.5 22.3 22.0 22.4	2,400 480 XXX 215 15 15 25 315 25 350 335 5 785 255 40	1,945 580 305 175 25 340 XXX 10 330 295 5 700 410 60	145 65 XXX 15 - 15 - 35 20 10 30 15	55 30 10 5 - 10 XXX - 10 10 - 5 5	380 170 XXX 60 - 110 5 - 40 40 40 5 5	350 215 55 70 5 30 XXX 	XXX	35 25 15 10 5 XXX - - 10 5 5	assimilé 331 3314 Assigné (3) 3337 Assigné (3) 335 3351 Assigné (3) 336/337 3370 Assigné (3) Grand groupe 41 Employés de bureau et	
165 25 XXX XXX 290 50 50 XXX 45 53 25 105 - 170 XXX XX 40 53 225 105 - 145 105 - 170 XXX XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 XX 40 X 40 X 40 X 40 X 40 X 40 X 40 X 40 X 40 X 40 X 40 X 40 40 X 4 X 4	4, 185 830 685 115 20 1, 635 80 1, 075 390 30 55 85 85 90 1775 90 10 90 85 90 1775 50 665 5230 775 50 40 40 40 466 40 4666 40 4666 40 4666 40 4666 40 4666 40 4666 40 4666 40 4666 40 4666 40 46666 46666 46666 46666 466666 466666 4666666	265 5 5 5 265 5 265 5 272 273 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275	20	33.5 XXX 33.2 34.2 XXX XXX 32.6 31.9 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	30.0 28.0 33.2 31.7 xxx 41.5 30.1 34.7 41.1 32.5 38.6 33.0 29.3 29.7 33.3 30.7	12.505 155 XXX XXX 2.3.005 XXX 1.770 855 XXX 1.05 625 XXX 490 15 4.445 1.710 1.980 125 160 XXX 4.45 1.730 4.45 1.740 1.530 4.25 XXX 4.00 4.25 XXX 4.00 4.25 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX XXX 4.00 4.00 XXX 4.00 4.00 XXX XXX 4.00 4.00 XXX XXX 4.00 4.00 XXX XXX 4.00 4.00 XXX XXX 4.00 4.00 XXX XXX 4.00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	57,760 15,245 12,640 2,095 400 21,620 540 10,340 8,620 1,165 680 2,320 2,025 480 1,130 50 1,625 1,535 2,975 2,975 3,785 2,3785 2,356 3,785 2,360	185 5 XXX XXX 75 110 XXX 75 5 XXX 75 5 XXX 75 7 10 10 5 5 XXX 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	980 185 135 5 10 645 125 490 5 10 10 10 20 	140 	640 80 70 70 5 440 40 345 10 10 10 10 45 30 00 XXX 5 60 10 10	20 XXX XXX 10 XXX 5 5 XXX - - - - - - - - - - - - -	865 95 80 10 670 5 515 20 	autead et travailleurs assimilés 411 4111 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigné (3) 414 4141 4143 Assigné (3) 415 4155 Assigné (3) 416 4161 Assigné (3) 417 4172 4173 4175 4179 Assigné (3) 419 4190 4192 4193 4197 4199 Assigné (3)	

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						Ag	e group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	I	15-24 y		25-34 y 25-34		35-44 y 35-44	I	45-54 45-54	
No.		М	F	М	f	М	F	М	F	М	F
	Saskatchewan † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 13 14 15 17 18 19	Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 Assigned (3) 519 5193 Assigned (3)	23,870 19,405 3,635 285 1,610 10,375 445 350 1,930 XXX 600 3,775 450 1,275 1,355 75 690 395	17, 990 16, 215 2, 070	6, 365 6, 005 360 155 3, 175 300 1, 480 1, 480 250 15 95 70 10	5,485 5,210 310 XXX 4,300 80 XXX 185 105 195 230 XXX 60 75 - 45 XXX	6, 425 5, 115 1, 165 105 550 2, 915 70 20 165 XXX 90 1,070 115 380 360 5 235 135	4,005 3,440 540 XXX 2,400 205 XXX 60 45 85 510 XXX 235 125 10 60 XXX	4,555 3,455 870 85 505 1,765 90 15 75 XXX 35 970 140 320 345 20 135 55	3,555 3,110 565 XXX 2,150 175 XXX 25 75 55 375 XXX 80 240 5 70 XXX	3,220 2,405 690 25 230 1,230 95 10 80 XXX 35 695 205 280 -	2,700 2,380 380 XXX 1,775 80 XXX 30 45 40 265 XXX 50 165 -55 XXX
201 212 223 242 252 267 288 299 301 311 353 364 353 444 454 465 464 474 488 495 505 515 52	614 6142 6143 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 619 6190 6191 6198 Assigned (3) Major group 71 - Farming,	22,725 7,810 1,075 2,185 2,365 320 1,180 375 215 5,910 980 2,600 505 1,315 315 205 815 470 XXX 40 1,085 XXX 415 XXX 30 4,485 1,230 3,35	39,405 1,210 XXX XXX 480 XXX 270 250 40 19,085 1,270 6,515 1,970 6,515 4,330 1,355 8,845 1,050 1,130 1,130 1,145 705 4,06 6,515 4,330 1,300 2,510 1,300 1,300 2,510 1,300 1,300 2,510 1,300 1,300 2,510 1,300 1,300 2,510 1,300 2,510 1,300 2,510 1,300 2,510 1,300 2,510 1,300 2,510 1,300 2,510 1,300 2,510 1,300 2,510 1,300 2,510	8.020 1.415 1.415 1.45 4.5 4.5 4.5 4.5 6.5 3.650 2.75 1.645 2.25 1.100 2.45 1.60 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18	14.925 560 XXX XXX 125 XXX 160 220 15 9.245 325 1.095 345 6.605 575 300 520 150 310 30 3.015 145 1,430 120 175 90 175 90 175 175 175 175 175 175 175 175	5, 615 2, 670 370 1, 005 575 135 360 125 75 1, 070 235 445 150 35 20 175 130 XXX 60 XXX 60 XXX 60 XXX 60 XXX 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	8,875 305 XXX XXX 105 XXX 75 25 5 3,830 270 845 295 1,865 470 85 595 215 335 170 845 1,345 170 845 1,345 170 101 1,405 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140	3, 285 1, 680 185 765 320 60 250 60 25 485 185 225 30 25 15 15 135 100 XXXX - 185 XXX 95 XXX - 755 595 455 25	5.870 100 XXX XXX 75 XXX 5 5 5 5 70 75 710 295 70 470 225 205 1.525 180 160 160 155 1,310 XXX 1,035 170 20	2.465 1.045 2.10 360 50 85 10 350 145 135 35 20 10 5 110 80 XXX 70 XXX 70 XXX 5 755 95 595 35	5, 125 125 XXX XXX 80 XXXX 15 - - 5 2,055 250 820 85 535 320 45 520 270 235 10 930 260 185 455 25 265 175 10 1,230 XXX 25 40 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,0
53 54 55	711	68,980 49,860 49,635	19,330 3,210 3,170	11,805 1,950 1,945	2,530 80 75	12,830 9,485 9,450	3,695 480 480	10,810 9,260 9,225	4.245 740 735	10,580 9,175 9,155	4,000 630 615

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

			vailleurs	ie de tra			Class o	Paid works	-			oupe d'âge	oup - Groupe d'âge	Age group - Groupe d'âge
Profession	ers Heurs iaux	Unpaid work Travail famil non rém	oorated leurs es non ués en	Self-em unincorp - Travail autonom constit corpor	leurs omes ués en	Self-em incorpor Travai auton constit corpor		Employ Employ	lian ge ge lian	â; Â;	er Is et	65 yea ov 65 ar pl		years - 4 ans
N	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
Saskatchewan † (suite)  Grand groupe 51 - Travailleurs spécialisés dans la vente 1 513/514 2 5130 3 5131 4 5133 5 5135 6 5141 7 5143 8 5145 9 5149 10 Assigné(3) 11 517 12 5170 13 5171 14 5172 15 Assigné(3) 16 519 17 5193 18 Assigné(3) 19 Grand groupe 61 - Travailleurs spécialisés dans les	220 215 15 XXX XXX 175 15 XXX 10 - - 5 XXX 5 - - XXX	85 85 	1,250 1,170 435 XXX XXX 520 180 XXX 10 55 60 XXX 10 30 55 25 XXX	1.980 1.705 570 5 75 710 65 135 100 XXX 25 255 40 90 45 15	705 660 500 XXX 125 20 XXX 10 - 5 45 XXX 5 15 - - - XXX	1.820 1.550 1.080 1.080 20 15 30 20 15 30 20 15 30 20 15 30 20 15 30 20 15 30 20 15 30 20 15 30 20 15 20 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	15.820 14,175 1.125 XXX XXX 11.340 410 XXX 275 295 505 1.405 XXX 435 655 15 240 XXX	19.980 16.070 1.990 265 1.490 9.280 360 205 1.800 XXX 550 3.265 1.265 1.265 60 650 380	33.3 32.9 37.8 37.8 XXX XXX 31.9 35.9 XXX 31.4 34.1 31.8 40.7 34.5 38.6 40.7 34.5	33.2 31.7 35.2 36.6 40.0 20.3 24.1 40.4 41.5 39.4 41.5 39.4 41.5 39.4 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3	445 415 45 45 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	730 490 50 5 30 255 35 40 XXX 70 240 45 90 75	1,800 1,665 235 XXX XXX 1,295 60 XXX 1,295 106 XXX 15 70 5 35 XXX	8350555500X550055005500555005555005555005555005550055500555005005005005500050050050005000500050005000500050005000500050005000500050000
Services 20 611 21 6111 22 6112 23 6115 24 6116 25 6117 26 6119 27 Assigné (3) 28 6120 30 6121 31 6123 32 6125 33 6129 34 Assigné (3) 35 613 36 6130 37 6133 36 6130 37 6133 38 Assigné (3) 35 614 40 6142 41 6144 40 6142 41 6143 42 6147 43 Assigné (3) 47 618 6162 45 6164 45 6165 45 6169 45 6190 49 6191 50 6198 51 Assigné (3) 52	240 5 XXX XXX - 5 105 105 105 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	30 	2,660 XXX XXX 	1.045 10 	380 XXX XXX 180 135 25 150 45 120 5 75 45 100 XXX	625 10 	36.125 1.205 1.205 1.205 2.00 40 18.395 890 4.205 1.940 1.250 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.330 2.300 2.000 2.00	21. 030 7. 790 1. 075 2. 185 2. 360 320 1. 180 485 2. 15 5. 230 485 2. 445 5. 300 1. 300 315 185 610 290 XXX 25 660 XXX 120 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 480 245 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246	29.9 26.1 XXX XXXX 35.7 5.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 37.8 22.1 33.2 26.8 22.1 33.2 43.4 40.8 40.8 40.8 40.9 40.8 40.9 40.8 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9		650 655 XXX XXX 500 XXX - 10 15 5 20 70 5 5 5 20 15 20 15 20 40 30 70 45 5 5 5 7 7 7 7 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	840 305 5 10 265 - 20 35 20 10 5 5 - 20 10 5 5 7 7 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10	3,955 65 XXX XXX 45 5 1,585 140 775 25 280 305 60 445 245 25 700 250 105 275 40 185 10 990 XXX 45 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	050505055050050050X05X5X-0X055055
Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 53 711 54 7111(4) 55	9,665	3,225	3,565 3,170 3,165	50.790 49,685 49,630	40	185 10	6,060 35	14,780 160	42.6 49.4 49.3	49.1	1,455 585 565	9,695 8,425 8,355	3.405 700 695	65

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						A	ige group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 y 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35~44		45-54 - 45-54	
No.		M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Saskatchewan † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Assigned (3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7197 7199 Assigned (3) Mejor group 73 - Fishing.	225 19,120 380 1,830 7,290 2,760 1,665 4,395 800	40 15,120 xxx 1,995 9,370 615 360 2,825 875	15 9,850 30 980 4,135 1,230 830 2,145 495	5 2,450 XXX 455 1,010 310 85 430 160	35 3,350 115 380 1,110 595 275 785 95	3,220 XXX 455 1,925 95 70 555 110	35 1,550 95 175 475 215 120 405 65	5 3,505 XXX 415 2,205 90 95 575 95	20 1,400 50 155 445 250 115 360 30	10 3,370 XXX 345 2,010 55 55 55 220
10 11 12	731	265 265 30	20 20	40 35 5	-	50 45	-	55 55 5	5	55 50 5	5 5 -
13 14 15 16 17	751 7513	1,390 1,390 500 255 95	120 120 XXX XXX 5	420 420 150 120 25	60 65 XXX XXX 5	455 455 165 85 25	35 35 XXX XXX	225 225 75 30 10	10 10 XXX XXX	150 145 50 5	5 XXX XXX
18 19 20 21 22 23 24 25 26	771 7710 7711 7713 7717 7718 7718	5,280 5,280 860 1,310 250 710 815 1,160 130	65 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,585 1,585 60 505 55 140 325 430 65	35 35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,170 2,170 325 530 90 285 280 490 50	20 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	855 855 245 115 45 150 120 150	5 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	435 440 145 45 40 95 60	 XXX XXX XXX XXX XXX
277 288 300 313 323 333 344 444 444 444 444 444	811 Assigned (3) 813/814 Assigned (3) 815 8153 Assigned (3) 816/817 Assigned (3) 821/822 8210 8213 8215 8228 Assigned (3) 823 Assigned (3) 825 Assigned (3)	6.260 335 30 650 20 530 270 20 565 5 3.355 275 525 1.445 355 80 635 20 160 5	1.445 25 5 15 45 XXX 45 1.175 XXX 420 340 XXX 40 65 5	1,960 70 15 190 5 195 85 15 190 - 1,180 45 235 460 200 35 115 5	500 5 - 10 5 15 XXX - 15 - 430 XXX 165 115 XXX 165 115 XXX	2, 035 145 10 200 5 180 105 - 1, 045 95 155 460 90 10 230	315 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	970 45 	235 10  10 xxx  15 xxx 55 65 xxx  10  185	735 55 - 95 45 30 - 70 56 60 35 140 35 20 55 - 40	255 5 

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age g	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	rie de tri	availleur:	s			
						Paid work	ers - Travai								
	4 years - 64 ans	65 aı	ars and ver - ns et lus	Â	dian age - age dian		oyees - yé (e) ≡	incorp Travai autor	nployed orated - lleurs nomes tués en	Travai autonom	porated -   leurs mes non tués en	Worl Travai famil	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Saskatchewan † (suite)	
55 1,705 75 95 525 375 205 390 35	5 2,705 XXX 255 1,700 40 45 475 180	70 1,270 15 45 500 95 120 320 70	20 875 XXX 80 520 25 5 130	24.2 39.5 23.8 23.3 27.0 24.5 25.2	41.3 XXX 36.7 42.4 24.5 37.2 42.0	160 14,620 280 1,470 4,900 2,575 1,340 3,455 595	35 6,020 XXX 700 3,085 555 165 1.140 335	10 175 30 5 35 50 25 30	35 XXX 5 20 - 15	60 1,100 65 80 460 130 130 240	5 390 XXX 25 185 20 15 115	3,225 5 280 1,895 5 170 670 205	9.665 XXX 1,265 6.085 40 180 1.555 525	Assigné (3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs et	1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 40 10	15 15	30 25 -		42.7 42.7 52.0	56.6 56.6	95 95 10	15 15	10 10 -		155 155 15	5 5 -	5	-	travailleurs assimilés 731 Assigné (3) Grand groupe 75 - Travailleurs	10 11 12
130 125 55 20 20	5 5 XXX XXX -	20 20 10 - 5	XXX XXX	30.6 30.6 30.6 25.6 32.3	24.3 XXX	1,235 1,235 430 260 85	115 120 XXX XXX -	35 40 - - -	XXX XXX	120 115 70 - 5	XXX XXX		**************************************	forestiers et bücherons 751 7513 7518 Assigné (3) Grend groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de qaz et	13 14 15 16 17
215 220 70 15 15 40 25 40 5		10 10 5 5 - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	29.3 29.3 36.3 26.9 32.0 32.1 27.4 27.5 24.7	24.2 24.2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,205 5,205 1,300 225 715 810 1,155 130	55 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	40 40 20 10 10 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	35 35 5 10 - - 5	10 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	-	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	travailleurs assimilés 771 7710 7711 7713 7717 7718 7719 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des industries	18 19 20 21 22 23 24 25 26
480 20 10 55 5 15 5 20 - 270 30 40 135 5 5	135	85 	10 	33.8 26.1 30.2	22.0 19.5	5,930 335 30 640 20 485 250 15 565 - 3,105 - 3,105 - 3,105 - 1,305 75 600 15 160 55 55 55	1,350 25 5 15 15 30 XXXX - 45 1,105 XXXX 410 305 XXXX 40 70 70 - 15 - 15	140 	15 	190 	20 XXXX		30 	Assigné (3) 815 8153 Assigné (3) 816/817 Assigné (3) 821/822 8210 8213 8215 8228 Assigné (3) 823 Assigné (3) 825 Assigné (3)	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

						Ag	ge group - Gr	oupe d'âge		-	
	Occupation	Tota	1	15-24 - 15-24		25-34 y - 25-34		35-44 y - 35-44		45-54 ) - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Saskatchewan † (continued)										
1 2 3	Assigned (3) 829 Assigned (3)	20	10	10		-	5 -	5 ~	5	5	-
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Major group 83 - Machining and related occupations 831 8313 Assigned (3) 833 8330 8333 8335 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 Assigned (3)	4,990 875 515 50 3,745 275 505 2,570 105 85 - 185 5	250 40 xxx - 110 xxx xxx xxx - 20 - 55	995 185 110 30 700 25 105 485 15 5	95 20 XXX - 35 XXX XXX XXX - 10 - 25 - 5	1,855 280 170 10 1,455 100 195 1,030 25 35 - 50 5	80 	1,035 195 135 - 765 60 85 545 25 20 - 30 - 15	40 10 XXX 20 XXX XXX XXX 10	685 125 55 - 520 65 85 320 5 20 - 10	30 5 XXX - 15 XXX XXX XXX - 5 - -
19 20 21 22 23 24 25 26 29 31 32 35 36 37 37 36 44 44 45 44 46 46	Assigned (3) 854 8541 Assigned (3) 855/855 8563 Assigned (3) 857 Assigned (3) 858 8580 8581 8583 8584 8583 8584 8585 8589 Assigned (3)	19,755 685 15 2,345 1,095 340 405 90 840 465 35 500 XXX 35 360 10 13,750 1,740 6,105 330 3,795 345 670 360 1,280 720 290 60	2,060 35 -230 2XX XXX XXX 5 1,275 765 60 15 5 160 150 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	4,375 195 5 380 60 50 35 285 150 15 170 5 2,915 85 1,775 1,7	360 40 XXX XXX 20 XXX 165 125 10 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6, 940 215 5 935 410 155 190 20 250 135 - 135 XXX 5 135 5 4, 805 580 2, 180 2, 180 60 475 265 115 30	665 300 -135 XXX XXX XXX -15 XXX 5 325 205 10 5 -70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	3.845 100 - 565 290 80 85 15 135 70 10 105 XXX 5 15 - 2.700 490 920 60 920 60 920 55 55 50	400 5 - 35 XXX XXX XXX - XXX - 290 165 - - 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,600 110 10 240 130 25 30 15 95 60 5 5 57 1,950 360 685 45 575 125 85 110 70	375 
41 48 49 50 51 53 See	trades occupations 871 8710 8711 8713 8715	31,340 6.710 785 3.060 345 975 940 on foldout at	655 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,100 1,405 55 555 100 275 255 cetion.	220 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	11,420 2,360 225 1,030 120 430 290	205 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5.920 1,220 195 610 70 115 160	155 5 XXX XXX XXX XXX XXX	4,070 955 185 495 30 65	50 5 XXX XXX XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gi	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	availleur	s			
	years 64 ans	65 a	ers and ver - ns et lus	â	dian ge - ge dian	Empl	ers - Trava Dyees - yé (e) s	Self-er incorp Travai auto consti	mployed orated lleurs nomes tués en ration	Travai autono consti	mployed porated - lleurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - !leurs !laux munérés	Profession	
M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Saskatchewan † (suite)	
-	-	-	-	32.0	34.5	20	10	-	-	-	-	-	-	Assigné (3) 829 Assigné (3) Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs	1 2 3
335 75 35 - 230 25 25 25 140 20 5 - - 20	10 	90 10 5 75 5 5 5 5 10 - - 10		32.6 33.3 33.4 22.7 32.5 36.3 32.0 32.3 39.7 34.9  28.2 29.5 33.5	28.5 24.5 XXX  30.2 XXX XXX XXX  26.3  31.7	4,425 820 500 45 3,275 150 470 2,280 75 85 - 155 5	245 40 XXX - 100 XXX XXX XXX 5 20 - 65 - 25	235 30 10 - 195 75 20 85 15 - 10		325 25 10 5 265 50 5 190 5 - - 25	5 	10	5 XXX - - - - - - -	des domaines connexes 831 8313 Assigné (3) 8330 8333 8335 Assigné (3) 835 Assigné (3) 837 Assigné (3) 839 Assigné (3) 67 and groupe 85 Travailleurs spécialisés dans la fabrication,	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1,655 50 - 170 85 15 355 55 55 - 100 XXX 5 - 1,180 215 445 55 15 40 65 65 65 65 65 70 29 5	195 5 5 - - XXX XXX XXX - - - 155 90 5 5 10 5 5 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	345 20 - 55 35 - 15 5 20 XXX - 200 10 105 10 105 5 25 5 20 25 5 5	655	32.4 31.5 29.5 33.0 34.5 31.4 32.5 30.6 34.5 37.9 30.6 34.5 37.9 30.6 34.5 32.7 32.7 30.6 34.5 32.7 32.7 30.6 32.5 32.7 30.6 32.5 32.7 30.6 32.5 32.7 30.6 32.5 32.7 30.6 32.7 32.7 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6	34.6 31.2  30.3 XXX XXX XXX 29.5 39.7 57.0 59.5 30.2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	16,905 635 20 1,930 900 3255 300 75 605 355 300 300 XXX 25 335 10 12,005 1,140 5,245 3,245 3,245 610 320 1,100 655 655	1,765 35 -220 XXX XXX XXX 25 5 XXX -1,050 685 55 15 5 150 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	920 20 - 130 0 0 55 10 30 0 - 80 0 15 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 	1,900 30 - 280 135 10 75 50 150 0 XXX - 10 1.135 306 615 515 45 300 135 45 300 135 55 5	260 	40 	10 	le montage et la réparation de produits 851/852	18 20 21 22 23 24 25 26 27 30 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
2,480 720 120 355 25 80 100	25 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX	340 50 5 25 -		32.0 32.8 40.4 34.0 30.5 29.5 32.0	29.6 23.0 XXX XXX XXX XXX XXX	25,410 6,245 630 2,805 325 975 935	570 70 XXX XXX XXX XXX XXX	1,705 140 90 20 10	15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4, 175 315 75 235 5 -	55 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX	50	15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8718	47 48 49 50 51 52 53

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						-	Age group - G	roupe d'âge			
	Docupation	Tota	al :	15-24 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45~54 45~54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Saskatchewan † (continued)										
1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 10 11 1 12 1 12 1 15 1 16 1 17 1 18 19 2 2 1	8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8784 8785 8787 8791 8793 8798 Assigned (3) Major group 91 - Transport equipment	390 215 4,645 690 405 1,830 1,375 100 19,980 2,815 5,445 415 250 805 1,485 5,85 2,110 365 2,875 1,625 630	XXX 5 140 XXX XXX XXX 10 440 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	105 70 825 20 75 455 160 35 4,875 210 1,130 200 510 220 385 100 1,180 475	XXX 5 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	220 45 2,085 205 745 780 10 6,980 1,040 2,020 395 205 780 145 835 560 170	XXX 65 XXX XXX XXX XXX 5 115 XXX XXX	20 50 865 185 50 345 250 90 75 55 55 180 275 80 430 430 85 475 265	25 25 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	30 15 575 165 70 165 135 25 2,545 540 670 55 45 85 190 60 325 20 240 180 80	. XXX - 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39	operating occupations 911 Assigned (3) 913 9131 9135 Assigned (3) 915 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919	15, 135 375 20 1,590 450 565 290 25 70 5 12,990 700 1,350 650 9,330 575 385 105	1,850 20 65 XXX XXX 5 10 1,750 XXX 960 XXX 300 290 55	3, 165 40 	305 15 - 35 XXX XXX XXX 5 - 255 XXX 50 XXX 100 95 10	4,940 180 10 570 155 230 115 15 4,130 210 275 190 3,130 240 85 45	625 10 - 20 XXX XXX XXX XXX 310 XXX 310 XXX 70 130	3,080 95 - 305 90 115 45 5 - 2,645 165 335 160 1,825 70 15	475 - - 15 XXX XXX XXX - - 5 - 455 XXX 355 XXX 30 25 5	2,210 50 - 320 110 75 40 5 5 - 1,810 165 295 95 1,130 50 55 -	300 
41 42 43 44 45 46 47 48	occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317	5.195 5,200 425 480 1,495 860 720 860 195	775 770 XXX XXX XXX XXX 575 XXX 25	1,960 1,965 45 50 625 180 495 395 95	225 225 XXX XXX XXX XXX 175 XXX 15	1,620 1,620 165 165 520 360 125 190 55	190 190 XXX XXX XXX XXX 130 XXX	715 715 115 120 150 140 25 120 25	155 155 XXX XXX XXX XXX 115 XXX 5	520 520 60 90 140 95 25 100	115 115 XXX XXX XXX XXX 95 XXX
50 51 52 53 54	operating occupations 951 9512 Assigned (3)	3,375 910 495 20 2,040	995 715 XXX 15 50	590 240 130 10 225	335 230 XXX 10 20	1, 125 270 160 5 675	355 240 XXX 5 20	730 205 125 - 445	145 120 .xxx - 10	480 125 60 5 330	75 65 XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age g	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	vailleur:	s			T-
	1 years - 64 ans	65 ar	er -	â	dian ge - ge dian		oyees -yé (e) s	Self-er incorp Travai autor constit	nployed orated lieurs nomes tués en	Self-en unincor Travai autonon consti corpor	porated lleurs mes non tués en	Travai fami	family kers - fleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
100 300 265 900 155 90, 505 151 265 255 255 255 150 25 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	10 300 - 25 5 5 260 35 110 - - - 10 30 30	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	28.5 33.6 31.7 39.5 31.0 30.6 31.3 38.1 31.3 36.7 32.4 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 30.4 27.5 30.5 30.5	XXX 19.5 31.3 XXX XXX XXX 25.8 30.1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	380 195 4,055 480 405 1,490 1,355 1,110 1,200 4,145 315 220 530 1,000 4,865 1,675 345 2,865 1,285 1,285	XXX 5 145 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	10 10 235 125 100 5 5 1,330 665 210 30 15 30 15 30 10 -	XXX 10	355 85 10 20 3.505 1,090 70 155 245 390 70 325 10 	XXX	5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	****  ****  ****  ****  ****  ****  ****	Saskatchewan † (suite)  8719 Assigné (3) 8731 8733 8735 Assigné (3) 878/879 8780 8781 8782 8782 8783 8784 8785 8787 8791 8793 8798 8799 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 10 20 21
1,525 10 230 90 45 55 15 1,255 85 320 70 660 40	130 	215 	15	33.4 32.8 30.3 36.4 41.7 32.3 33.9 43.3 37.3 29.5 33.1 38.9 44.2 35.8 30.7 37.0	34.4 22.8  25.3 XXX XXX 19.5 39.5 34.9 XXX 37.9 XXX 31.8 28.4 46.5	13,070 325 20 1,590 450 565 290 30 75 10,985 275 1,265 475 8,200 450 310	1,650 20 65 XXX XXX XXX 5 5 1,550 XXX 915 XXX 220 275 40	595 25 	35 	1, 455 25 25 	70 	55	100 	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 Assigné (3) 913 9131 9133 9135 Assigné (3) 915 Assigné (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné (3) 919 Assigné (3)	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
370 375 45 55 45 55 20	90 90 XXX XXX XXX XXX 65 XXX	10 10	- xxx xxx xxx xxx xxx	28.4 28.4 34.7 36.6 26.8	32.9 32.9 XXX XXX XXX XXX 33.4 XXX 22.6	5,110 5,110 370 475 1,495 845 720 860 195	760 765 XXX XXX XXX XXX 570 XXX 25	15 10 10 -	- xxx xxx xxx xxx xxx	75 75 40 10 - 20 - 5	5 XXX XXX XXX XXX XXX 5 XXX	-	5 5 XXX XXX XXX XXX 10 XXX	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigné (3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers	41 42 43 44 45 46 47 48 49
385 50 25 - 330	75 60 XXX 5	70 20 5 - 35	XXX -	34.3 32.5 32.0 23.3 37.2		3,260 835 480 20 2,010	970 700 XXX 20 55	60 40 10 - 5	10 10 XXX	55 30 15 5	5 5 XXX	-	XXX -	qualifiés et conducteurs de machines 951 9512 Assigné(3) 953	50 51 52 53 54

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						Α	ige group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	м	F	М	F	М	F
No.  1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 959 Assigned (3) Major group 99 - Occupations not elsewhere classified 991 9910 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9923 9924 9925 9919	7,255 7,255 7,255 295 3,400 495 320 590 535 655 800 3,310 230	865 865 865 XXX 360 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	50 170 50 -75 10 2.525 2.525 5 1,555 180 140 385 200 255 395 875 90	XXX XXX - 15 - 75 - 315 320 XXX 150 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 35	1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,	235 235 235 235 235 235 235 235 235 235	60 325 5 45 - 35 - 1,010 1,010 70 395 45 50 45 100 85 70 520 15	**************************************	815 815 815 65 275 55 30 45 40 60 45 470 5	90 85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	rie de tra	vailleurs	S			
	years - 4 ans	65 a	ers and er - ns et us	a; Âj	lian ge - ge lian	Emplo	oyees yé(e)s	Self-er incorp Travai	nployed orated lleurs nomes tués en	Self-en unincor Travai autonon constit corpor	lieurs nes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		No
														Saskatchewan † (fin)	
40 270 10 5 - -	XXX XXX - - 20	35 15 5	XXX 	33.3 37.3 44.5 30.8  27.0 19.5	XXX XXX 27.5 27.2	340 1,455 30 240 - 170 10	XXX XXX 45 175	5 - 5 - 5 -	XXX XXX - - - - -	20	XXX XXX - - - 5	-	XXX XXX - - - 5	9531 9539 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959 Assigné (3) Grand groupe 99 - Travailleurs	1 2 3 4 5 6 7
880 880 60	55 50 XXX	200 200 15	15 15 XXX	30.6 30.6 43.3	29.4 29.4 XXX	7,105 7,105 260	850 850 XXX	40 40 10	10 10 XXX	95   95   25	5 5 XXX	15 15	- - XXX	non classés ailleurs 991 9910	8 9 10
240 50 25 25 20 70 50 540 30	25 XXX XXX XXX XXX 10 5	50 5 5 15 25 - - 105 30	XXX XXX XXX XXX XXX 100 5	26.2 28.8 27.0 22.2 28.5 24.8 34.3 29.3	28.1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 30.2 22.2	3,390 495 325 585 530 650 805 3,225 215	360 XXX XXX XXX XXX XXX 400 50	25	- XXX XXX XXX XXX XXX 5		- *XX *XX *XX *XX *XX *XX *XX	10 - - 5 5 - - 5 5	XX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   -	9910 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigné(3)	11 12 13 14 15 17 18 19

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

_							Age group - G	roupe d'ége			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34	years	35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Alberta †										
1 2	1.	737,970 7,855 730,120	554,385 9,805 544,580	153,045 3,145 149,900	136,025 3,495	236,390 1,595 234,790	177,525 2,985 174,540	161,525 1,090 160,435	123,560 1,890 121,670	103,985	73,415 825 72,585
4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 4 15 16 18 19 19 20 22 23 24 25	Major group 11 - Managerial, administrative and related occupations 111 1113 1115 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145	92, 210 4,560 1,555 XXX 2,005 500 110 67,000 10,525 2,300 415 3,070 710 4,670 3,975 1,750 3,975 4,130 3,165 5,140	40,705 1,770 580 345 530 XXX 40 23,685 1,535 1,300 1,150 2,275 955 3,920 325 2,015 365 XXX	4,000 165 25 XXX 110 20 5 2,995 105 35 15 25 10 130 95 810 85 590 220 30 330	3,905 145 70 15 55 XXX 2,550 100 XXX 185 60 30 135 120 680 75 370 580 75 370 580 75	25,860 925 295 XXX 480 125 10 17,415 1,790 295 110 4,410 4,400 4,400 625 1,230 1,185 755 1,015 3,15	15,850 620 205 45 270 XXX 15 7,950 435 XXX 370 305 325 1,035 1,365 130 665 140 XXX 175 XXX	30, 295 1, 485 520 XXX 635 205 30 22, 280 3, 720 930 125 1, 405 310 1, 845 4, 070 465 1, 025 1, 430 1, 095 1, 285 1, 285 440	11,880 520 180 100 130 XXX 5 7,290 495 XXX 295 490 415 700 295 1,080 500 135 XXX 225	19.580 1.165 460 XXX 455 75 45 15.080 3.080 1.000 1.95 875 310 2.340 690 860 775 1.085	6, 225 295 75 105 55 XXX 10 4, 025 355 XXX 130 305 275 305 130 585 40 295 XXX 180
2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E	1151 1152 1153 1154 1155 1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1179 Assigned (3) Major group 21 - Occupations in natural sciences, engineering and	10, 015 1, 790 640 720 460 1, 265 1, 815 1, 565 1, 760 1, 305 20, 650 12, 370 1, 025 1, 355 1, 105 670 3, 735 385	7,070 665 XXX 305 340 500 910 2,535 1,570 445 15,250 8,640 350 1,985 3XX XXX 3,420	410 10 15 50 5 25 195 85 20 80 850 375 20 40 75 40 275 20	640 65 XXX 25 15 45 125 270 90 55 1,210 375 25 225 35 XXX 490 40	2,820 615 185 185 135 315 555 495 365 7,520 4,990 230 470 385 175 1,150	2,305 280 XXX 50 120 170 295 745 580 180 7,285 4,355 140 855 215 XXX 1,485 125	3,280 630 205 250 145 435 515 590 295 6,535 3,925 400 205 1,190 80	2,370 205 XXX 125 155 170 275 890 475 120 4,075 2,350 100 615 95 XXX 840 75	2,280 365 175 185 95 325 360 290 485 230 3,355 1,880 205 190 260 160 595 60	1,215 100 XXX 70 40 100 150 395 305 75 1,910 1,105 55 225 35 XXX 405 70
44 41 41 44 55 55 55	5 211 2111 7 2112 8 2117 9 Assigned (3) 0 213 1 2131 2 2133 3 2135	47,750 6,470 810 3,590 1,680 110 2,040 845 445 565 30	9,775 1,880 320 480 1,010 40 1,175 300 325 475 20	5,680 695 65 175 400 20 305 60 35 185	2,060 385 75 265 15 325 50 30 225	20,360 2,850 385 1,610 705 60 705 270 155 200 10	5,430 1,080 160 340 535 15 570 185 170 185	13,270 1,665 220 980 365 20 675 280 185 135	1,570 265 90 40 130 10 180 30 95 55	5,570 725 105 435 130 5 210 125 60 20	550 95 35 10 50 - 50 10 30

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	upe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	ıvailleur:	5			T
55-64 55-64	years - 4 ans	65 yea ove - 65 an plo	er is et	a Â	lian ge - ge lian	Paid works  Employ		Self-en incorp Travai autor constit	nployed orated lleurs nomes	Self-er unincor Travai autonor constit corpor	lleurs nes non ués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	м	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
														Alberta †	
890	38,370	15,910	5,495 115	33.5	32.5	605,990	503,190	43,705	11,095	76,655	19,100	3,780	11,200	Population active totale Profession - Sans objet(1)	1 2
5,230	37,870	15,780	5,380	33.7	32.5	605,985	503,190	43,705	11,095	76.650	19,100	3,780	11,200	Toutes les professions (2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs	3
785	2,530	1,690 45	315 10	39.9 42.6	35.0 36.8	74,110 4,560	36,855 1,770	14.335	2,465	3,745	1,310	25	80	et personnel assimilé 111	4
255 XXX	50 80	- XXX		43.3 XXX	35.4 45.8	1,555 XXX	580 345	XXX	~ .	XXX	-		-	1113 1115	6
305 75 20	20 XXX 10	20	XXX 5	41.0 39.5 46.9	32.4 XXX 46.2	2,005 500 105	530 XXX 40	-	XXX	-	XXX	-	XXX	1116 1119 Assigné (3)	8 9 10
, 950	1,610	1,295	250 40	40.4	36.3	52,260 7,665	20,770	12,490 2,530	2,090	2,235	790 45	15	40	113/114 1130	11
295 60	XXX 75	40 10	XXX 5	40.8	XXX 33.8	2,045 400	XXX 910	195	XXX 70	60 10	XXX 80	-	XXX	1131 1132	1.
335 75 390	135 90 100	10 5 25	15 15 5	43.2 41.9 38.8	40.5 39.8 34.2	3,050 695 4,490	1,285 1,145 2,240	15 15 155	10	10 - 25	5	-	-	1 133 1 134 1 135	11
130	50 170	10 140	10	38.4	34.9	1,490	920 3,155	45 2.245	30 475	30 670	5 270	10	20	1 136 1 137	11
210 360	20 170	20 80	15	38.1	31.2	1,715 2,530	320 1,605	25 1,025	5 215	5 415	180	- 5	15	1 14 1 1 142	2
420 475	10 XXX	20 25	XXX	39.1	36.5 XXX	3,720 2,150	345 XXX	325 795	20 XXX	85 215	XXX	-	XXX	1143 1145 1146	2 2 2
990 200	130 XXX	430	50 XXX	44.0	42.4 XXX	1,510	355 XXX	3,630	450 XXX	15	XXX	-	XXX	1147 1149	2
1,065	495 35	160	45	39.9	37.0 34.9	8,600 1,635	6,415 645	1,140	510 10	275 40	150 5	-	-	(1151-1158) 1151	2
45 45	XXX 35	30 10	XXX 5	41.2	XXX 40.7	515 615	XXX 255	95 85	XXX 50	25	XXX 5	-	XXX -	1152 1153	2 2 3
75 155	10	15	-	40.4	36.8	340 1,190 1,550	275 450 800	105 65 240	55 35 105	15 10 20	5 15 5	-		1154 1155 1156	3
185 155 240	65 235 90	5 40 65	5 10 30	37.6 38.5 43.0	35.8 37.4 36.9	1,240	2,295	255 185	180	70 75	70 25	-	-	1157 1158	3
235	25 740	95 350	15 50	41.5	35.4 33.3	990 17,285	380 14,310	235 1,840	40 375	1,510	25 515	10	5 45 40	Assigné (3) 117 1171	3 3
115	420 30	190 60	35 5	36.6	33.6	10,080 650 1,280	7,985 285 1,930	1,095 265 50	235 35 45	1, 185 110 25	385 30 10	-	5	1 173 1 174	100
155 140 85	65 10 XXX	10	XXX	37.9 38.6 40.5	33.5 31.9 XXX	1,075	380 XXX	25	XXX	5 -	5 XXX	-	XXX	1 175 1 176	4
470 65	185	55 30	10	38.2		3,205 330	3,305 280	385 25	55 10	145 30	60 30	5 -	-	1179 Assigné (3)	
														Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences	
														naturelles, du génie et des	
,585 460	145 50	280 65	20 5	33.4	29.7	43,825 5,975	9,440 1,855	2,360 245	115 5	1,560	215 20	10	-	mathématiques 211 2111	4
30 340	15	45	5	33.3 34.6	32.4 29.4	795 3,170	320 480	210	5	5 205 35	- - 15	-	-	2111 2112 2117	4
65 5	30	15	-	30.7	29.0 30.2	1,630	990 40 1,140	15 - 65	10	25	20	-	-	Assigné (3) 213	4
130	35 25	20 15	5 - 5	34.6	29.1 29.9 32.7	1.955 800 420	1, 140 300 310	40	5	15	15	- 1	- '	2131 2133	5
20	5 5	- - 5	5	36.0		550 35	465 25	10	5 -	5 -	5	-	-	2 135 Assigné (3)	5

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

T							Age group - (	Groupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
٥.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Alberta † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2153 2154 2157 2159 Assigned (3) 216 2160 2161 2163 2155 2169 Assigned (3) 218 2181 2183 Assigned (3)	19,335 600 1,420 4,450 3,210 1,390 2,235 460 3,150 830 900 350 13,075 865 2,670 3,640 4,800 710 235 6,830 375 6,265 170	1,455 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 250 350 XXX 10 2,405 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 250 350 XXX 2,575 55	925 5 110 185 190 40 105 - 190 25 25 30 2,670 20 640 420 1,185 340 45 1,085 1,085 50	220 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 300 200 XXX 5 5 45 XXX XXX XXX XXX XXX	7,845 195 565 1,640 1,380 635 950 125 1,525 270 300 135 5,495 225 1,325 1,325 1,325 1,455 1,925 285 115 3,470 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	855 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 195 210 XXX 5 1,245 XXX XXX XXX 100 1.680 XXX 101 1.680 XXX 1.535 50	6,070 205 485 1,455 1,455 1,035 425 715 125 845 330 275 65 3,095 3,095 1,060 1,080 40 55 1,750 1,595 55	300 XXX XXX XXX XXX XXX 20 105 XXX - 385 XXX XXX XXX 225 95 XXX 390	3,020 140 175 830 470 180 315 150 105 180 75 1,185 150 155 480 365 30 37 435 55 370 55	55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 15 XXX 20 XXX XXX 75 80 XXX 
24 25 26 27 28 33 34 35 36 37 38 38 39 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	Major group 23 - Occupations in social sciences and related fields 2311 2315 2319 Assigned (3) 233 2339 Assigned (3) 234 2349 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239 2391 2399 Assigned (3)	10,375 1,990 1,235 450 XXX 35 3,430 1,505 1,620 XXX 65 3,775 3,265 275 35 465 260 - 715 325 385 5	14, 290 1, 245 300 475 315 30 7, 685 2, 885 4, 030 560 205 1, 935 1, 015 850 25 2, 010 1, 610 25 1, 410 485 900 30	1,025 155 65 25 XXX 5 685 70 500 XXX 25 60 25 35 - 75 20 -	2,525 195 30 35 115 5 1,605 280 1,050 235 20 180 5 235 25 5 290 40 205 235	3.930 735 450 155 XXX 15 1.275 635 545 XXX 15 1.495 1.345 135 100 160 100	5,640 570 235 185 135 1,385 1,385 1,190 180 65 1,030 520 380 10 595 530	3.195 685 425 170 XXX 15 880 500 315 XXX 20 1.290 1.210 55 5 130 75 	3,640 280 75 155 25 15 1,880 845 900 105 35 510 295 190 10 625 555 5 340 200	1,390 305 230 80 XXX - 385 200 185 XXX - 495 415 25 80 45 - 125 75	1,540 125 20 70 30 5 850 240 555 20 35 115 50 - 340 315 - 115 60
46	Major group 25 - Occupations in religion 251 2511 2519 Assigned (3) Major group 27 - Teaching and	2,635 2,635 2,235 300 75	660 660 XXX 310 35	110 115 70 35 10	45 45 XXX 20	680 675 570 85 20	130 125 XXX 70	575 575 505 50	105 105 XXX 55	470 465 400 55	145 140 XXX 85 15
51 52 53 54	related occupations 271 2711 2719 Assigned (3) ote (s) and footnote (s) of	18,425 3,430 2,215 1,165 55	33,410 1,815 885 895 35	1,065 435 45 360 20	3,205 335 50 275 10	5,125 760 340 410	11,605 550 220 315 15	6,650 935 730 195 5	11,580 590 395 195	3,885 895 750 150	4,88° 240 155 80 5

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age g	roup - Gre	oupe d'âg	je			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	availleur	s			T
	4 years - 64 ans	ov	ns et	8	dian ige - ige dian	Empl	ers - Trava oyees - yé (e) s	Self-e incorp Travai auto consti	émunérés  mployed orated - lieurs nomes tués en ration	Travai autono consti	mployed rporated - illeurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers lieurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		N°
1,330	15	145	-	36.0	30.4	17,315	1,385	1,375	30	640	25	je.		Alberta † (suite)	
50 80 300 130 105 140 50 200 90 105 45 55 55 225 20 15 90 35 50	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX - - - - - -	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	XXX XXX XXX XXX XXX XXX 	39.5 35.1 37.3 34.8 35.0 35.4 42.3 33.6 38.0 36.7 31.5 429.7 34.1 30.8 25.0 30.8	XXX XXX XXX XXX XXX 29.3 31.8 XXX 23.7 29.8 30.5 XXX 26.0 29.5 XXX 29.4 30.0	350 1,295 4,030 3,070 1,345 2,030 380 2,905 615 760 2,275 12,275 2,560 3,260 4,630 700 220 5,305 5,775 150	1,364 XXX XXX XXX XXX XXX 240 320 XXX 10 2,295 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1500 800 2900 1000 355 1550 1550 135 1355 1355 1355	30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1000 355 1300 45 100 25 755 755 800 600 105 395 400 2100 1055 5 5 2255 225	35	5	xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx	214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2153 2154 2157 2159 Assigné (3) 216 2161 2163 2165 2169 Assigné (3) 218 2183 2184 2187 2189 Assigné (3) 218 2181 2183 Assigné (3) 218 2181 2183 Fravailleurs Spécialisés des	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
700 85 50 30 XXX - 200 100 95 XXX - 335 220 20 - 15 10 - 65 40	720 555 15 25 15 15 20 20 20 20 20 40 40 - 170 145 5 30 15	140 25 15 10 XXX - 10 5 XXX 5 95 5 10 5 10	220 15 10 5 - 120 70 5 15 10 10 10 5 - 5 5 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	35.2 36.9 37.1 XXX 33.2 32.6 35.4 30.4 37.1 36.7 31.9 38.3 34.3 35.9  36.5 40.8 32.5 49.5	32.7 31.9 31.3 35.5 27.8 40.6 32.4 32.9 32.6 27.2 33.8 31.9 32.4 31.5 37.3 31.5 37.3 31.5 37.3 31.5 31.3	8, 205 1, 750 1, 070 385 3, 345 1, 465 1, 575 1, 575 255 255 250 2435 250 270 315 380 35	13,665 1,140 345 425 305 30 7,560 2,815 3,985 555 205 1,595 700 830 20 1,975 1,575 25 1,398 485 885 895 30	870 135 100 30 XXX - 35 10 25 XXX 5 700 680 10 5	160 35 10 20 20 15 20 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,295 110 55 40 XXX 20 XXX 1,090 1,070 1,070 1,070 1,070	460 75 30 30 10 0 - 85 50 25 10 0 - 250 240 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 - 250 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	xxx	5	sociales et domaines connexes 231 2311 2315 2319 Assigné (3) 233 2339 Assigné (3) 234 2349 Assigné (3) 235 235 235 235 235 235 235 235 239 2391 2399 Assigné (3) 239 2391 2399 Assigné (3) Grend groupe 25 Membres du clerné et	24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
570 565 520 30 20	100 100 XXX 45 5	235 235 170 45 15	135 140 XXX 40 20	43.7 43.7 44.0 40.1 41.8	48.2 48.2 XXX 46.3 59.5	2,515 2,510 2,155 270 80	635 635 XXX 305 35	55 55 35 10	10 15 XXX -	65 70 45 15	10 15 XXX 5	-	XXX -	clergé et assimilés 251 2511 2519 Assigné (3) Grand groupe 27 - Enseignants et	46 47 48 49 50
1,520 350 300 40 5	1,950 95 65 30 5	175 60 50 10 5	-	39.0 40.1 44.4 29.8 25.9	35.1 34.9 38.8 30.0 31.4	18,070 3,430 2,215 1,165 55	32, 195 1, 815 885 895 35	115	105	235	1,095	-	15	personnel assimilé 271 2711 2719	51 52 53 54 55

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

-											
	Occupation	Tote	ıl	15-24 y		25-34 25-34		35-44 )		45-54 45-54	
No.		м	F	М	F	м	F	М	F	М	F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 2789 Assigned (3) Major group 31 - Occupations in	10,460 3,375 6,235 650 205 4,535 2,005 610 XXX 370 905 325 100	24,830 14,035 5,305 4,950 535 6,765 1,300 2,015 625 1,520 570 575 155	360 90 180 75 10 270 50 85 XXX 30 70 15 20	2,185 1,315 360 455 50 680 60 280 15 185 30 65 35	3,245 1,155 1,780 245 70 1,120 400 150 XXX 115 250 125 20	8,600 5,065 2,000 1,385 150 2,455 370 710 220 615 295 185 70	4, 170 1, 415 2,510 175 75 1,550 820 175 XXX 115 280 30	8,875 4,790 1,925 2,010 155 2,115 545 525 275 425 140 175 30	2,025 565 1,330 95 35 965 420 105 XXX 65 220 75	3,600 2,010 690 825 75 1.040 215 325 85 225 90 95 5
144 155 166 171 177 178 188 199 202 223 244 255 277 288 293 303 333 343 353 353 353 353 353 353 353 35	311 3111 3113 3115 3117 Assigned (3) 313 3130 3131 3134 3135 3136 3137 3138 3139 Assigned (3) 315/316 3151 3152 3154 3155 3156 3156 3158 3158 3169 3169	11, 435 5, 260 3, 410 1, 085 310 270 110 3, 085 XXX 770 XXX 650 XXX XXX 635 60 3, 095 725 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	47,555 1,400 820 XXX XXX 30 35,730 1,545 20,900 2,985 4,785 3,45 1,055 775 10,425 1,015 350 360 925 3,660 2,270 1,045 1,045	1,170 130 80 35 15 585 XXX 55 XXX 245 XXX 150 30 445 65 XXX XXX XXX XXX 125 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7,530 165 65 XXX XXX 10 4,790 30 2,350 380 990 70 145 165 455 205 2,570 130 15 90 720 735 XXX 85 375 375 375 375	3,850 1,535 930 400 90 75 1,105 1,105 250 XXX 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	17, 440 710 430 XXX XXX 15 11, 890 980 1, 200 160 470 350 675 240 4, 840 590 210 170 410 1, 605 1, 075 1, 075 370 50	3, 190 1, 595 890 420 115- 115 20 865 XXX 330 XXX 125 XXX XXX 110 5 730 145 XXX XXX XXX 100 XXX XXX 55	12,995 385 255 XXX XXX XXX 5 10,425 555 6,470 890 1,160 75 310 140 680 680 130 2,185 215 85 85 210 910 350 XXX 5 200 60	1.715 1.015 765 135 60 40 5 315 XXX 110 XXX 45 XXX XXX XXX XXX 50 5 385 90 XXX XXX XXX XXX 50 XXX XXX XXX 50 XXX XXX	5,705 140 70 XXX XXX XXX  5,015 395 3,335 560 90 110 450 100 550 40 20 5 70 235 105 XXX 10 40 55
42 43 44 45 48 48 49 50 51 52 55 55 55 55	331 3313 3314 3315 3315 Assigned (3) 333 3330 3332 3337 3339 Assigned (3) 3351 Assigned (3)	9,880 2,665 315 505 1,050 730 40 2,930 515 945 605 390 85 1,450 1,310 20 2,835	7,595 2,890 270 1,530 845 XXX 50 1,190 285 325 XXX XXX XXX 25 1,435 1,435 1,230 20 2,075	2,615 455 35 140 125 130 15 740 35 215 180 115 40 150	2,050 550 15 305 150 XXX 15 385 55 100 XXX XXX 250 205 5 865	3,995 1,055 90 150 485 320 10 1.395 225 500 285 175 40 675 630 15	3,060 1,245 90 585 485 485 145 160 XXX XXX 510 510 540	1,875 675 115 140 245 175 5 5 145 180 105 70 - 330 305 5 330	1, 425 615 70 355 160 XXX 20 210 40 40 XXX XXX 5 295 265 10 300	795 265 20 25 140 70 - 175 180 35 15 15 15 15 200	575 250 40 175 15 XXX 5 40 5 15 XXX XXX 7 150 125

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age g	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tr	availleur	s			
	years 4 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er - ns et	â	dian ge - ge dian	Paid works  Employ		Self-er incorp Travai	mployed orated lleurs nomes tués en	Travai Butonoi consti	nployed porated - lleurs mes non tués en ration	Travai	lleurs	Profession	
M	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F		N°
500 140 380 50 10 580 300 90 XXX 40 80 35	1,455 820 310 265 65 395 80 140 20 70 15 60 20	60 5 45 5 55 20 10 XXX 5 5	110 35 15 20 45 80 25 40 5	38.4 37.6 39.1 34.8 37.5 40.2 41.2 38.8 XXX 38.0 39.1 38.4 37.8	36.3 35.8 36.0 37.7 38.8 35.7 38.6 34.9 37.1 33.8 33.1 36.8 30.9	10,435 3,360 6,225 645 200 4,200 4,200 470 470 470 470 470 5755 305	24,660 13,935 5,290 4,910 525 5,720 620 1,275 1,190 620 1,505 510 505	5 115 5 20 XXX 75 10	30 20 5 5 - 70 - 40 - 15 10 5	20 15 5 5 10 120 120 XXX 75	140 80 10 35; 25 785 785 50 35	XXX	200	Alberta * (suite)  273  2731  2733  2739  Assigné (3)  279  2791  2792  2793  2795  2797  2799  Assigné (3)	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3
1,080 640 495 85 200 XXX 225 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,680 5 - XXX XXX XXX 145 1,280 175 455 20 25 215 600 15 15 15 15 10 XXX 5	435 345 240 20 50 60 20 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	210 	36.7 40.6 42.3 37.1 37.1 38.2 40.0  33.1 xxx 30.3 25.1 33.6 34.9 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	33.8 32.0 32.6 XXX XXX 35.6 40.4 35.0 36.2 30.9 32.6 30.9 32.6 30.9 32.6 30.9 32.6 30.9 32.6 32.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1	7.075 1,655 1,245 165 150 10 40 2.960 XXX 770 XXX 640 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	45,690 835 395 XXX XXX XXX 15 35,545 1,530 20,835 2,960 4,785 340 1,020 745 2,480 745 10,315 1,005 360 925 3,650 2,250 3,355 3,650 2,250 3,355 3,650 2,250 3,355 3,650 2,250 3,355 3,650 3,355 3,650 3,765	2,650 2,090 1,245 625 120 70 30 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	355 250 175 XXX XXX XXX XXX 10 00 60 15 5 5 - - 10 10 10 10 10 15 5 5 5 5 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	1, 715 1,505 915 305 45 185 40 0 55 XXX 10 10 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	470 310 245 XXX XXX 55 95 	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	40 	Grend groupe 31 - Médecine et santé 3111 3111 3111 3117 Assigné (3) 3130 3131 3134 3135 3136 3137 3138 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3152 3154 3155 3156 3151 3152 3169 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnel s des domaines	114 115 116 117 118 119 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 40 41
430 185 45 50 50 35 10 80 20 15 20 15 5 70 65	420 210 500 105 300 XXX - 50 - 10 XXX XXX 5 115 85 10 40	175 30 10 5 15 - - - 0 5 65 40 5	70 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	30.3 32.8 37.1 31.9 32.9 31.8 28.6 29.7 34.3 29.7 28.7 29.0 25.2 33.0 32.8 32.8 26.2	30.2 31.7 39.1 32.4 30.1 XXX 31.5 28.9 30.6 28.5 XXX XXX 64.5 32.2 32.1 43.1 26.9	7, 545 1, 720 80 410 725 460 35 2, 995 420 510 260 60 1, 280 1, 145 15 2, 450	6, 170 2, 275 75 1, 295 590 XXX 45 875 220 190 XXX XXX 30 1, 150 975 20 1, 865	710 310 30 35 140 100 - 155 55 45 10 15 5 5 65 65 65	275 125 5 105 15 XXX 5 5 5 5 5 XXX XXX XXX XXX 45 40 40	1, 600 620 205 55 185 165 5 680 335 395 30 115 20 100	1, 125 475 185 138 139 0 XXX 255 35 139 0 XXX XXX 210 155	25 15 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	25 5 5 5 XXX XXX XXX	artistique et littéraire et personnel assimilé 331 3313 3314 3315 Assigné (3) 333 3330 3332 3337 3339 Assigné (3) 335 Assigné (3) 335 Assigné (3) 335 Assigné (3) 3351 Assigné (3)	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

100 45 70 5 26.2 26.9 2,450 Voir note et renvoi(s) sur l'encert à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

-											
						A	ge group - Gi	roupe d'âge			
	Occupation	†ot	al	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44	i	45-54 45-54	
No.		M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Alberta † (continued)										
1 2 3 4	3360 3370 3375 Assigned (3)	455 980 895 80	1, 195 500 70	65 410 640 40	XXX 520 245 40	155 375 140 15	XXX 465 110 10	75 130 40 10	XXX 120 80 15	90 60 25 -	XXX 60 45 5
55 67 78 8 9 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 12 22 23 32 24 25 26 27 28 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4153 4155 4159 Assigned (3) 416 4161 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4177 Assigned (3) 419 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4199	41,860 510 XXX 315 XXX 25 9,410 815 5,225 2,625 XXX XXX 280 3,050 355 335 2,290 75 15,895 980 6,565 6,795 430 425 375 20 4,595 465 470 1,335 1,140 XXX XXX 280 6,595 6,795 7,795 1,335 1,140 1,340	190, 075 50, 790 55, 805 1, 170 68, 790 2, 890 3, 730 435 255 1, 665 500 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 300 1, 210 9, 590 1, 280 1,	14.585 115 XXX 70 XXX 10 3.570 60 1.445 1.790 XXX XXX XXX 125 960 20 145 765 3.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 2.315 3.495 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	48.200 10.770 50 8.830 1.550 340 19.215 310 6.085 11.285 830 95 3.045 60 2.525 115 1.675 XXX 85 360 995 1.440 1.350 5.745 25 3.820 875 XXX 345 140 6.305 175 105 300 535 60 975 2.850 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75	12,800 155 XXX 100 XXX  2,475 250 1,540 1,540 1,540 1,035 40 1,035 40 1,035 40 4,845 340 2,25 2,260 1,745 165 75 90 110 560 340 XXX XXX XXX 85 1,375 1,540	64, 180 17, 765 140 15, 310 1, 990 325 22, 105 1, 210 12, 555 6, 025 1, 595 490 5, 140 250 4, 315 95 1, 940 XXX 230 440 990 130 25 1, 270 40 6, 220 100 3, 475 456 685 900 XXX 450 100 3, 635 1, 630 100 100 3, 635 1, 630 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	6, 315 95 XXX 55 1, 425 240 960 140 XXX XXX XXX 45 485 115 90 215 90 850 620 620 520 70 390 220 XXX 25 40 90 850 850 850 850 850 850 850 850 850 85	41, 340 12, 500 220 10, 910 1, 110 260 14, 265 735 8, 710 3, 505 845 120 40 310 2, 290 140 2, 290 1, 140 2, 290 1, 140 1, 150 1,	4. 195 60 XXX 25 XXX 905 160 550 110 XXX XXX 15 160 40 40 51 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	23,740 6,620 95 5,690 100 8,520 440 5,335 2,175 350 50 25 140 30 825 45 115 640 30 680 XXX 55 155 390 10 2,640 65 1,375 620 10 2,640 65 1,375 40 3,780
53 54 55 56 57 58 59 60	513/514 5130 5131 5133 5135 5141	66,850 53,465 10,330 1,895 5,080 28,375 1,215 780 on foldout at	53,440 46,180 5,845 255 960 34,645 1,325 XXX end of public	16,335 15,380 1,235 135 340 8,570 350 620	17,720 16,850 1,245 55 165 13,660 135 XXX	19,980 16,005 3,260 7,60 2,070 8,520 300 50	12,565 10,010 1,560 125 450 6,835 495 XXX	14,170 10,500 2,810 460 1,380 5,215 250 40	10,055 7,965 1,405 55 220 5,585 315 XXX	9,035 6,445 1,690 190 810 3,340 150 30	7,590 6,460 990 10 85 4,780 240 XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gr	roup - Gro	upe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	ıvailleur:	s			_
	years - 4 ans	65 yea ovi - 65 an pli	er s et	Â	lian ge - ge lian	Paid works Employ	rs - Trava		imunérés  aployed orated . Ileurs nomes sués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	nployed porated lleurs nes non	Unpaid worl Travai	family cers lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
45 5 45 -	XXX 25 10	20 5 - 15	XXX 5 -	35.0 26.8 21.5 24.0	XXX 26.2 24.7 23.3	300 855 885 70	XXX 1,080 480 65	95 60 5	XXX 15 - 5	60 65 10 15	XXX 100 10		XXX - 15 -	Alberta † (suite)  3360 3370 3375 Assigné (3) Grand groupe 41 - Employés de	1 2 3 4
3,310 60 XXX 355 XXX 760 90 515 95 XXX XXX XXX 15 65 1,105 45 460 405 55 455 450 120 150 120 150 20 50 00 00 XXX 210 50 00 00 XXX 220 60 00 XXX 220 60 00 00 XXX 220 00 00 00 00 XXX 220	11, 430 2, 875 45 2, 315 120 4, 205 185 2, 795 950 185 5, 75 150 265 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	655 25 25 25 27 10 275 5 15 40 275 5 15 10 25 5 10 25 15 10 25 15 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1. 190 260 - 210 300 25 490 10 345 65 5 10 5 35 - 25 XXX - 10 10 - 205 5 90 - 35 5 90 - 35 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	29.5 33.5 xxx 33.0 x3.0 x3.0 x3.0 x3.0 x3.0 x3.0	31.8 32.7 38.4 32.9 33.1.4 33.8 25.7 31.0 33.7 32.0 33.7 32.0 33.7 32.0 33.7 32.0 33.7 32.0 32.7 32.0 32.7 32.0 32.7 32.0 32.7 32.0 32.7 32.0 32.7 32.0 32.7 32.0 32.7 32.0 32.2 35.0 32.2	40.725 495 XXX 305 8.885 710 4.860 2.590 XXX XXX XXX 260 3.030 350 350 350 6.535 6.770 420 420 475 420 420 475 420 420 470 1.305 1.125 1.1	182,845 49,290 42,065 5,675 1,150 64,310 2,285 32,145 23,950 3,725 1,515 1,515 1,510 495 1,190 9,525 295 1,515 5,790 XXX 450 1,380 3,170 295 140 1,380 3,170 295 140 1,1560 7,45 2,405 2,940 XXX 1,280 4,85 2,940 XXX 1,280 4,85 2,005 7,55 2,250 1,25	605 5 XXX 5 XXX 250 250 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	3,605 920 130 735 40 0 15 2,110 455 1,595	475 100 XXX 245 180 25 180 25 XXX XXX XXX 15 10 - - 15 15 10 - - - 5 5 5 10 0 2 5 15 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1, 945 455 30 350 80 5 1, 105 145 920 10 20 40 20 15 115	55	1,675 125 120 10 1,265 5 1,160 6 XXX 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	bureau et travailleurs assimilés 411 4110 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigné (3) 414 4140 4141 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4151	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 31 32 33 33 34 41 42 43 44 44 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
5,970 4,275 1,060 155 415 2,250 110 30	4,805 4,305 505 5 45 3,405 110 XXX	1,350 865 275 - 60 385 50 10		33.1 31.6 36.9 33.9 35.4 31.0 32.9 20.8	35.4	56 655 45,350 6,120 1,585 4,790 25,745 900 495	48,725 41,915 3,965 235 905 33,060 790 XXX	6.020 4,695 3,060 60 175 1,170 65 30	1,975 1,720 1,175 5 25 440 35 XXX	4,045 3,310 1,130 45 110 1,390 245 265	2,490 2,290 675 10 30 950 485 XXX	125 110 30 - 70	255 250 30 - 185 10 XXX	dans la vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143	53 54 55 56 57 58 59 60

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						Aç	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	s 1	15-24 15-24		25-34 y 25-34		35-44 35-44	1	45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16	Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 Assigned (3) 519 5191 5193 5199	4,005 590 1,390 11,545 1,655 2,805 4,855 860 635 335 205 1,835 380 930 330 25	840 865 1,245 6,330 670 1,660 2,810 365 435 XXX 100 935 XXX 100 935 XXX	3.250 230 650 665 75 225 195 30 60 35 25 290 40 185 55	565 385 535 680 70 270 170 40 75 XXX 10 195 XXX 150	415 190 335 3.295 520 875 1.145 280 270 95 60 685 140 380 95	125 190 210 2.255 265 745 710 155 215 XXX 50 300 XXX XXX	115 75 150 3, 235 495 745 1, 480 215 100 90 25 435 75 190 95	60 125 150 1,915 200 420 960 105 105 XXX 10 180 XXX XXX XXX 95	95 55 90 2,335 290 465 1,130 75 150 250 70 120	55 95 175 990 170 610 45 25 XXX 15 145 XXX XXX 110 5
177 188 20 21 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Major group 61 - Service occupations 611 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 6130 6133 6130 6134 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6160 6162 6160 6162 6160 6162 6165 6169 Assigned (3) 619 6190 6191 6198	70,820 22,795 2,670 4,510 305 6,300 1,155 6,220 965 885 1,000 1,875 5,885 1,000 995 2,70 1,035 340 315 460 120 2,335 270 XXX XXX 395 305 65 1,360 325 400 XXX XXX XXX 395 305 65 1,360 325 400 XXX XXX XXX 395 305 65 1,360 325 400 XXX XXX XXX 395 305 65 1,360 325 400 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	97,510 4,410	25,950 4,795 160 190 20 1,485 115 2,160 485 12,395 700 4,520 640 615 1170 205 75 50 785 35 XXX 150 XXX XXX 225 220 40 395 30 140 XXX XXX XXX 225 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	35,010 1,930 XXX 30 XXX 465 605 55 19,170 625 2,390 780 13,375 1,250 755 1,625 435 1,030 XXX 80 75 8,360 XXX 80 2,900 2,900 4,315 170 255 415 20 105 105 2,010 1,110 1,110 180	18,370 7,790 7,790 65 2,140 65 1,520 470 2,180 265 5,180 1,045 2,175 770 860 170 495 250 75 100 85 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	24.665 1.510 XXX 160 XXX 490 XXX 515 205 1.900 895 1.900 895 1.700 620 925 1.700 620 925 1.700 620 925 1.785 6.785 6.785 120 1.980 1	11, 400 5, 445 955 1,595 105 915 320 1,350 90 102 2,300 695 1,035 175 265 505 190 25 100 70 100 435 100 100 100 100 100 100 100 10	16.385 565 XXX 65 XXX 230 XXX 120 70 20 5.770 840 1,905 720 195 1,410 560 745 XXX 60 40 4.385 1,500 40 4.385 1,500 40 105 2,250 40 105 2,250 2,500 2,50	7,785 2,800 405 80 945 235 60 90 1,595 525 130 85 400 410 200 45 25 115 30 220 40 XXX XXX XXX XXX XXX 5 15 60 XXX XXX 5 15 60 XXX 75 75 75	12,255 240 XXX 10 XXX 145 XXX 45 20 4,460 150 1,045 710 130 1,280 595 575 XXX 70 40 1,900 435 55 995 300 45 660 75 365 130 80 80 153 700 230 2,650 670 40 110

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a/ groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	В			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur	3			
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 ar pi	er is et	aç Âç	ian ge ge lian	Paid works  Emplo		Self-em incorport	ployed prated lieurs lomes ués en	Self-er unincor Travai autonor constit corpor	lleurs nes non tués en	Travai fami	family kers - llaurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
105	ns.	0.5	E	00.7		2.040								Alberta † (suite)	
105 200 1355 220 365 715 115 45 35 50 145 60	25 60 60 145 415 35 45 295 10 10 XXX 10 90 XXX XXX 60	25 25 35 455 60 135 195 35 5 5 25 30 15	55 855 850 700 100 700 100 700 100 700 800 800 800 800 800 800 800 800 8	20.7 28.1 25.8 40.1 39.2 38.6 41.9 33.9 38.8 41.4 33.7 35.9 36.3 27.4	22.0 26.9 28.7 35.7 34.4 32.1 40.0 33.8 31.0 x32.4 33.6 xxx xxx 35.1 42.8	3,910 5,15 1,295 9,720 1,050 2,510 4,370 595 525 320 180 1,590 380 860 215 25	795 805 1,210 5,970 1,605 2,705 290 420 XXX 90 840 XXX 520 10	40 60 1,200 485 175 350 110 55 5 15 125 20	5 10 220 85 40 60 30 5 XXX - 30 XXX XXX	55 40 35 615 115 120 135 5 5 5 25 120 6 6	45 40 10 140 15 20 50 45 10 XXX - 60 XXX XXX XXX	5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 10 	5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 Assigné (3) 519 Assigné (3) Grend groupe 61 Travailleurs spécialisés	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6.095 1.545 180 75 20 1.110 55 55 45 975 55 45 975 50 00 95 45 40 00 25 20 0 10 180 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	8.245 120 XXX 5 100 5 2.800 355 1,190 415 355 1,256 805 415 315 XXX 200 200 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	1,230 415 - 15 5 5 5 5 10 215 5 5 10 25 20 10 5 5 15 11 10 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	955 500 XXX 455 2600 200 755 1155 500 100 655 155 555 555 555 555 555 555	42.1 32.3 XXX 29.0 41.8 31.6 41.2 34.4 22.6 28.1	30.1 30.1 30.1 30.1 31.0 32.2 22.0 26.3 35.3 36.2 27.9 22.8 33.0 24.3 35.5 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 41.3 32.9 42.6 42.6 40.2 33.4 33.7 37.7	67, 105 22, 680 2, 670 4, 515 20, 6, 295 1, 150 6, 220 9, 45 675 20, 815 1, 970 9, 180 1, 875 5, 880 955 2, 045 855 3, 40 315 4, 25 115 1, 645 2, 15 5, 880 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	91, 485 4,410	1,800 65 50 	1,325 XXX 	1,795 45 - 300 300 300 310 - 15 15 100 800 - 25 5 XXX 375 XXX XXX 200 15 - 1658 70 30 XXX 600 100 405 290	4,365 5 XXX XXX - XXX - 400 115 40 90 655 40 - 1,340 - 1,520 35 75 40 15 10 10 15 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	125 	340 XXX 	dens les services 611 5111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 6130 6133 6135 6139 Assigné (3) 614 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigné (3) 616 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 34 43 44 45 44 45 46 47 48 49 50 51 55 56 56 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

-						Ac	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	1	15-24 ) - 15-24		25-34 y 25-34	/ears	35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15	7183 7185 7195 7197 7199 Assigned (3) Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731	56,440 39,635 39,370 260 26,805 1,140 3,965 5,915 7,140 1,510 5,865 1,255	20.795 3.765 3.720 50 17.030 XXX 3.485 6.235 1.830 335 4.025 950	14,600 1,695 1,675 20 12,905 1,40 1,965 3,175 3,480 7,15 2,745 670	3, 490 100 95 5 3, 385 785 785 845 55 710 220	13, 170 6, 900 6, 865 30 6, 270 395 940 1, 135 1, 935 290 1, 365 205	4. 405 650 645 - 3. 755 XXX 800 1.255 520 85 135	10, 120 7, 440 7, 420 20 2, 580 485 485 565 155 505 135	4,385 815 815 - 3,565 XXX 790 1,450 210 80 870 145	10,310 8,355 8,260 90 1,960 210 245 355 530 120 445 60	4,290 920 910 10 3,370 XXX 660 1,450 140 85 800 210
16 17 18 19 20 21 22 23	logging occupations 751 7510 7511 7513 7517 7518	3,080 3,085 255 780 905 455 370 120	250 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	925 930 25 210 220 130 245 55	110 110 XXX XXX XXX XXX XXX	1, 105 1, 105 100 335 315 170 85 35	80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	540 540 75 115 175 85 25 20	20 20 XXX XXX XXX XXX XXX	350 350 35 80 135 50 10	20 20 XXX XXX XXX XXX XXX
24 25 26 27 28 29 30 31	771 7710 7711 7713 7717 7718 7719	17, 160 17, 160 4,075 5,535 590 870 2,380 2,985 500	315 315 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10	4,530 4,530 250 1,530 105 160 1,075 1,180 170	90 85 XXX XXX XXX XXX XXX	7, 260 7, 260 1, 615 2, 870 245 355 790 1, 130 155	110 110 XXX XXX XXX XXX XXX	2,865 2,865 1,100 755 145 190 225 320 95	55 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,700 1,700 775 230 50 110 205 270 40	50 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
33 34 35 36 37 38 39 40 41	811 Assigned (3) 813/814 8149 Assigned (3) 815 8153 8155	18. 785 285 5 1. 765 515 65 1. 135 315 255 35	4,645 40 50 XXX 165 XXX XXX 5	4,500 65 395 145 25 220 60 45 5	1, 185 10 20 XXX - 30 XXX XXX	7,220 85 5 715 205 30 440 120 110 20	1,380 25 25 25 XXX 65 XXX XXX 5	3,590 60 370 100 15 205 55 50	930 - - 5 xxx - 35 xxx xxx	2, 145 40 215 55 155 50 20	745 - - 5 XXX - 20 XXX XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par ai groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class o	of worker	- Catégo	ie de tra	vailleurs				T
	years 4 ans	65 yea ov 65 ar pl	er ns et	a Â	-	Paid worker  Employ  Employ	yees	Self-em incorpor Travai auton constit corpor	ployed prated leurs omes ués en	Self-em unincorp Travai autonom constit corpor	lleurs les non ués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		N°
														Alberta † (suite)	
10,950 9,090 9,055 35 1,855 135 225 385 500 140 370 95	3.090 810 795 15 2,275 XXX 360 1,035 90 25 580 175	7,290 6,155 6,095 65 1,135 20 95 380 125 330 90	1,145 470 455 15 670 XXX 125 255 25 10 180 65	39.9 49.0 49.0 50.7 25.3 35.9 24.7 23.8 25.0 25.9 23.9	40.2 48.0 47.8 61.2 38.4 XXX 37.0 41.9 25.8 38.5 39.4 42.9	21,650 235 - 235 21,420 830 3,260 3,935 6,515 1,250 4,555 1,055	7,810 30 25 7,780 XXX 1,320 2,250 1,635 160 1,785 505	450  450 165 10 40 155 25 55	145 10 - 10 135 XXX 15 20 15 5	41,075 39,405 39,370 35 1,670 145 100 450 430 95 435 20	4,285 3,725 3,720 10 560 XXX 70 205 90 10 155 5	3,265 - 3,265 - 590 1,485 40 145 820 180	8,555 	Grand groupe 71 - Agriculteurs, Agriculteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné(3) 718/719 7180 7183 7185 7185 7197 7199 Assigné(3) Grand groupe 73 - Pēcheurs,	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12
20 25 10	-	20 20 5	5	41.7 41.7 62.4	25.3 25.3	110 115 -	10 15	20 15	-	60 65 10	-	-	-	trappeurs et travailleurs assimilés 731 Assigné(3) Grand groupe 75 - Travailleurs	13 14 15
130 130 25 15 20 20 5	20 15 XXX XXX XXX XXX XXX	35 30 20 10 5	*** *** *** *** *** ***	30.1 30.1 35.2 29.7 31.9 30.3 22.0 26.7	26.1 26.1 XXX XXX XXX XXX XXX 29.5	2,765 2,765 185 765 775 405 370 115	240 240 240 240 240 240 240 240 240 240	135 130 40 5 45 30	xxx xxx xxx xxx xxx	180 180 25 5 80 30 -	XXX XXX XXX XXX XXX	5 10	5 5 XXX XXX XXX XXX XXX	forestiers et bûcherons 751 7510 7511 7513 7517 7518 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de	116 117 18 19 20 21 22 23
735 735 340 115 .45 .50 90 60 25	10 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	65 65 - 35  5 15 5	- *** *** *** *** *** ***	30.1 30.1 36.1 28.8 32.3 32.1 26.0 27.3 29.5	30.8 30.8 XXX XXX XXX XXX XXX 49.5	16,800 16,800 3,850 5,485 550 850 2,390 2,950 500	310 305 XXX XXX XXX XXX XXX 15	230 230 155 30 - 15 - 15	5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	130 130 60 20 30 5			- XXX XXX XXX XXX XXX XXX	pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7711 7713 7717 7718 7719 Assigné (3) Grand groupe 81/82 -	24 25 26 27 28 29 30 31 32
1,285 30 - 70 10 - 110 25 30	385 	55	10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	32.2	32.7 27.4  27.4 XXX  32.4 XXX XXX 29.5	18,115 280 5 1,725 505 65 1,065 310 255 35	4,450 35 50 XXX - 120 XXX XXX 5	390 - 30 5 - 35	75 - - XXX - 10 XXX XXX	270 - 10 5 - 35 - 5	85 	10	30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	des industries de transformation 811 Assigné (3) 813/814 8149 Assigné (3) 815 8153 8155 Assigné (3)	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			-			A	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota		15-24 y 15-24		25-34 y 25-34		35-44 y 35-44		45-54 y 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 4 15 6 17 18 19 0 2 2 2 3 2 4 5 6 2 7	8179 Assigned (3) 821/822 8210 8211 8213 8215 8223 8228 8229 Assigned (3) 823 8230 8231 8238 8239 Assigned (3) 825 Assigned (3) 825 Assigned (3) 825 Assigned (3) 826/827 Assigned (3) 829 Assigned (3)	4,885 765 1,635 510 1,365 100 8,380 745 280 1,440 3,350 345 1,035 425 250 1,595 330 380 295 55 495 10 65 -	250 XXX XXX XXX 5 3,740 XXX 1,410 925 XXX 545 275 90 225 XXX XXX XXX XXX XXX 10 35 60 -	875 40 275 120 270 2,270 2,270 80 115 445 820 85 410 115 70 515 30 75 170 135 25 120	50 XXX XXX XXX 5 985 XXX 415 180 XXX 170 70 5 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2.225 320 735 235 715 30 2.925 285 70 530 1,175 140 330 130 140 140 110 115 85 20 215 5	90 XXX XXX XXX XXX 1,070 XXX XXX 380 285 XXX 150 95 40 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,070 215 445 60 255 20 1,535 195 40 175 645 55 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	50 XXX XXX XXX XXX 710 XXX XXX 240 255 XXX 70 55 10 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	495 135 130 65 90 25 940 125 35 135 410 50 75 60 10 200 60 50 40 20 	40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 235 150 XXX 95 25 25 25 XXX XXX XXX XXX XXX
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48	831 8310 8313 8315 Assigned (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8337 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3)	21,530 4,490 495 3,080 510 120 15,520 1,185 275 1,855 270 10,640 450 265 15 640 35 430 320 10	565 95 XXX XXX XXX 265 XXX XXX XXX XXX XXX 5 25 XXX - 85 - 90 XXX	3,550 605 10 475 90 5,575 55 40 395 55 1,865 60 115 85 10 75 60	95 5 XXX XXX XXX 45 XXX XXX XXX XXX XXX 5 5 XXX 	8. 325 1,705 165 1. 125 265 55 6,000 420 115 780 110 4. 170 180 140 170 90 	265 60 XXX XXX XXX 125 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	5, 205 1, 045 170 745 80 30 3, 890 320 70 405 55 2, 730 150 100 70 45 - 105 5 100 80 -	105 100 XXX XXX XXX 400 XXX XXX XXX XXX XXX X	2,810 675 100 445 60 15 1,570 235 45 215 35 1,255 1,15 50 50 50 55 65 35	85 20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
50 51 52 53 54 55 56	851/852 8513 8523 8529 Assigned (3)	55,555 1,670 255 315 370 50 7,795	6,800 175 XXX XXX XXX 5 670	11, 195 360 75 75 90 10	1, 150 30 XXX XXX XXX - 160	21,005 525 105 100 115 5 3,105	2,140 80 XXX XXX XXX 280	11,500 300 25 45 70 -	1, 485 30 XXX XXX XXX XXX	7, 450 315 30 65 70 15 1, 125	1,285 25 XXX XXX XXX 5 60

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age g	roup - Gro	oupe d'âg	je			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			
	years - 64 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er ıs et	Ã	dian ge - ge dian	Paid works  Employ  Employ	ers - Trava	Self-er incorp Travai	émunérés  aployed orated - lleurs nomes tués en	Self-er unincor	mployed porated lleurs mes non tués en	Unpaid	lleurs liaux	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		No.
														Alberta † (suite)	
220 555 600 20 355 150 555 255 280 255 655 255 210 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	20	20	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	31.5 35.4 30.2 30.2 30.2 30.2 31.1 34.7 31.8 32.0 30.1 228.8 32.0 30.1 228.8 31.0 26.3 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30	32.8 XXX XXX XXX XXX XXX 32.0 34.5 32.8 XXX XXX 32.0 34.5 XXX XXX 31.5 34.4 31.0 XXX XXX 29.5 39.5 39.5 41.7	4,815 750 1,600 1,360 105 7,970 280 1,365 3,235 3,40 1,025 240 1,515 285 285 280 485 485 485 65 175 100	250 XXX XXX 10 3,620 XXX 1,360 910 XXX 530 280 90 220 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	40 15 15 255 135 40 75 	- XXX XXX XXX XXX XXX 25 10 0 XXX	25 - 20 - 135 40 55 55 - 10 60 25 10 10 	20 - xxx xxx xxx xxx 20 - xxx - xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	15	20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	816/817 8160 8165 8176 8178 Assigné (3) 821/822 8210 8211 8213 8215 8223 8228 8229 Assigné (3) 823 8230 8231 8238 8239 Assigné (3) 825 Assigné (3) 826/827 Assigné (3) 827 Assigné (3) 829 Assigné (3) 826/827 Assigné (3) 829 Assigné (3) 829 Assigné (3) 820 821 821 8222 8231 8232 8233 8233 8233 8	1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 26 27
1,465 420 45 270 45 15 9600 135 55 15 560 80 85 35 20 - 30 20	15 XXX XXX 20 XXX XXX XXX XXX XXX	180 35 5 25 125 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -		33.2 34.1 38.8 34.0 34.3 33.1 33.1 33.2 31.3 32.8 38.5 30.6 29.4 34.1 33.4 29.5	31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6	19, 255 4,270 4,05 2,995 5,00 100 13,610 745 180 0,745 270 9,430 415 250 410 415 250 30 385 290 10	535 85 XXX XXX XXX 255 XXX XXX XXX XXX 5 20 XXX 5 90 - 85 XXX 5	1,220 150 80 55 10 1,015 290 25 5 615 5 5 15 5 25 20 10	5 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,040 70 10 35 15 55 150 75 45 - 25 20 15 - 30 - 25 20	20 5 xxx xxx 10 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	5	**************************************	des domaines connexes 831 831 8310 8313 8315 Assigné (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8337 Assigné (3) 835 Assigné (3) 837 Assigné (3) 837 Assigné (3) 839 8393 Assigné (3) 839 Frevailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49
3,950 150 15 25 25 10 500	635 10 XXX XXX XXX - 15	455 10 - 5 - 65	105 XXX XXX XXX 5	32.4 33.5 29.3 32.6 32.6 47.8 33.5	30.7	48,770 1,535 230 295 355 45 6,895	5,975 175 XXX XXX 5 665	3, 185 75 5 20 5 -	160 5 XXX XXX XXX 5	3,575 55 15 - 15 - 500	610 - XXX XXX XXX -	15	55 XXX XXX XXX -	de produits 851/852 8513 8523 8523 8529 Assigné (3) 853	50 51 52 53 54 55

foir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

-											
	Occupation	Tota	a I	15-24 - 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	м	F	М	F
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 7 7 7 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	8533 8534 8537 8537 Assigned (3) 854 8549 8549 Assigned (3) 855/856 8553 8562 8563 Assigned (3) 857 8571 Assigned (3) 858 8580 8581 8582 8583 8584 8588 8589 Assigned (3)	755 325 4,000 250 1,240 810 160 2,575 395 1,705 265 100 1,665 XXX 610 XXX 35 1,205 595 37,225 4,730 16,100 1,060 1,010 9,110 1,345 870 1,840 845 3,475 345 345 1,715 565 130	XXX XXX XXX 250 345 XXX 250 04.150 850 XXX 2.320 135 160 XXX 2.320 XXX 2.50 XXX XXX 2.50 XXX XXX 2.50 XXX XXX 2.50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	100 1000 4300 1000 2100 1005 355 625 200 4800 480 455 325 XXX 100 485 255 7, 315 215 4, 370 130 205 1, 235 265 525 200 480 180 185 555	XXX XXX XXX 95 XXX 15 95 XXX 70 XXX 5 410 60 XXX 210 20 65 XXX 5 180 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	215 135 1,660 85 570 300 65 955 180 20 455 XXX 215 XXX 15 395 205 10 14,265 1,615 5,065 3,790 605 435 670 250 1,305 110 180 640 195 35	XXX XXX XXX 140 XXXX 10 95 XXX 75 XXX 1,140 1,140 185 XXX 895 45 60 XXX 235 XXX 10 240 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	250 45 1.085 45 250 165 25 395 80 245 50 - 280 XXX 5175 65 175 65 270 200 240 270 200 240 270 200 240 270 200 240 270 200 240 270 270 270 270 270 270 270 27	XXX XXX XXX 75 XXX 45 XXX 40 XXX 550 30 20 XXX 550 20 XXX 550 20 XXX 550 20 XXX 550 20 XXX 550 20 XXX 550 20 XXX 550 20 XXX 550 20 XXX 550 XXX XXX	175 40 515 15 170 160 15 310 60 200 35 15 310 XXX 95 XXX - 85 30 10 4,950 970 1760 185 1,290 160 175 245 1,290 175 245 20 175 40 20	XXX XXX 15 XXX 55 XXX 55 205 XXX 555 205 XXX 60 XXX 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
373 393 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6	871 8710 8711 8713 8715 8718 8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8730 8731 8735 8736 8731 8738 8737 8738 8738 8738 8738 8738	84, 370 16, 465 2, 040 8, 720 850 995 1, 925 1, 410 520 14, 035 2, 385 1, 115 6, 025 3, 445 255 3, 255 3, 255 3, 255 3, 270 8, 325 11, 850 1, 150 1,	2.315 375 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 560 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	16, 130 3, 160 110 1,550 205 270 685 225 115 2,240 60 10,730 395 60 10,730 395 1,985 240 240 60 375 1,070 315 470 1,230 300	580 130 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 105 105 XXX XXX 50 XXX XXX XXX 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	30,980 5,966 655 3,220 385 385 535 615 170 5,100 750 2,880 1,630 1,10 220 75 18,920 2,890 4,205 375 270 770 1,285 535 535 535 535 535 535 535 535 535	885 155 XXX XXX XXX XXX XXX 285 255 XXX 165 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	17, 960 3, 290 595 1,830 100 135 275 300 55 3, 415 885 265 1,190 100 11,255 2,400 100 2,320 470 175 460 800 230 295 1,720 325	550 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	12,030 2,545 450 1,350 115 250 180 60 1,660 515 120 470 415 35 50 40 7,820 1,700 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,706 1,745 325 510 1,700 1,745 325 510 1,700 1,745 325 170 295 610 1,45	200 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

			5	vailleur	ie de tra	- Catégo	of worker	Class			е	oupe d'âg	oup - Gro	Age g	
	Profession	lleurs	Unpaid work Travai famil non rém	lleurs es non ués en	Self-en unincor Travai autonom constit corpor	ployed prated lieurs lomes ués en	Self-em incorp Travai autor constit	pyees ré(e)s		lian ge ge lian	ā, Ā,	er ns et	65 yea ov 65 ar pl	years - 4 ans	
No		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 112 13 4 115 116 117 118 120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 4 35 5	Alberta † (suite)  8530 8531 8533 8533 8534 8535 8537 Assigné (3) 854 8549 Assigné (3) 855/856 8552 8562 8563 Assigné (3) 857 Assigné (3) 857 8571 Assigné (3) 858 8588 8580 8581 8582 8583 8584 85858 8588 Assigné (3) 8589 Assigné (3)	XXX XXX XXX 10 XXX 10 XXX 25 XXX 25 XXX 10 XXX 25 XXX 10 XXX 25 XXX 10 XXX 25 XXX 10 XXX	xxx xxx 100 5	XXX XXX XXX XXX XXX 30 XXX 30 XXX 135 XXX 135 XXX 12 20 XXX 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	105 10 205 50 115 385 130 200 40 15 335 XXX 135 XXX 135 XXX 135 XXX 135 20 20 20 80 20 20 80 20 80 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 25 5 XXX 25 5 XXX 25 5 XXX 25 5 XXX 25 5 XXX 25 25 25 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	145 5 175 20 40 105 95 40 105 5 5 XXX 35 XXX 35 20 1,080 700 20 20 5 5 25 30 700 20 40 105 5 20 40 105 5 20 40 105 5 20 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 9 8 9	XXX XXX XXX XXX XXX 255 XXX 210 XXX 2, 135 160 XXX 2, 135 160 XXX 220 XXX XXX XXX XXX XXX XX	510 315 3,625 245 1,165 130 1,960 155 1,415 180 90 1,135 1,415 180 90 1,135 1,125 50 33,100 3,180 14,290 3,180 14,290 1,005 1,010 8,730 8,730 1,010 1,	XXX XXX XXX 29.3 3XXX XXX 31.8 32.4 XXX 49.5 39.6 49.5 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6	40.5 29.1 32.9 31.7 31.0 31.4 5 30.6 6 33.3 5 29.2 27.4 27.5 28.4 38.0 30.6 4 33.3 31.2 31.3 30.4 33.4 33.4 29.6 6 8 27.5 29.6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6	XXX XXX XXX XXX XXX 15 XXX 15 XXX 35 XXX 35 XXX 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	55 -355 55 455 200 500 500 500 500 500 500 500 500 5	XXX XXX XXX XXX XXX 5 5 136 XXX 275 15 5 30 XXX 275 15 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	95 5 2800 65 15 245 40 140 355 20 185 XXX 45 XXX 7 7 70 30 395 885 110 710 50 25 30 65 145 35 395 885 110 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Assigné (3)  Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8718 8719 Assigné (3) 873 8730 8731 8733 8735 8735 8736 8739 Assigné (3) 878/879 8780 8781 8782 8783 8785 8786 8787 8781 8785 8785 8785 8785 8785 8785	40 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	55 5 	190 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,920 535 120 350 20 	100 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,540 605 305 250 20 15 610 335 5 230 5 20 10 4,325 670 140 270 40 70 70	15 365 365 365 32X 2XX 2XX 2XX 2XX 2XX 2XX 2XX 2XX 2XX	70,860 15,325 1,620 8,115 810 1,000 1,925 1,355 1,3025 1,940 1,115 5,525 3,400 255 3,400 255 3,400 255 1,110 745 1,500 3,005 1,180 1,280 6,225 1,445	31.5 31.0 28.2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 58.5 31.3 31.7 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	27.2 32.9 33.0 38.7 30.2 29.7 32.3 30.5 29.7 32.3 30.5 32.3 30.5 32.7 30.5 32.7 30.5 32.7 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9	10	575 120 15 25 - 20 60 60 5 5 5 75 185 - 10 - - 45	70 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6, 695 1, 380 205 745 25 90 160 80 565 170 25 4, 755 160 25 4, 755 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

-							-	145			
	Occupation	Tota	a I	15-24 - 15-24		25-34 25-34 25-34		35-44 y 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Alberta † (continued)										
1 2 3 4 5	8795 8796 8798 8799 Assigned (3) Major group 91 - Iransport equipment	890 730 6.875 3.780 1,575	XXX XXX XXX XXX 15	220 115 2,635 860 430	XXX XXX XXX XXX 5	425 280 2,235 1,350 450	XXX XXX XXX XXX 5	170 140 905 655 200	XXX XXX XXX XXX 10	75 85 715 565 225	*** *** *** ***
6 77 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	operating occupations 911 9111 9113 Assigned (3) 913 9130 9131 9133 9135 Assigned (3) 915 Assigned (3) 917	45,405 1.730 870 545 46 2,470 425 675 775 530 50 145 15 40,690 2,395	5,120 135 XXX XXX 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7, 435 125 40 45 5 280 20 15 115 120 - 45 10 6, 925	815 15 XXX XXX - 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	16, 765 690 390 200 100 935 150 255 310 215 10 50	1,830 85 XXX XXX 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10.230 615 310 200 15 465 90 145 145 70 15 20 5 9,065 640	1, 465 15 XXX XXX - 10 XXX XXX XXX XXX - 5 - 1, 430	6.660 220 95 65 15 415 120 85 140 50 15 20	750 XXX XXX 15 XXX XXX XXX XXX 730 XXX
21 22 23 24 25 26 27	9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 - Material handling and related	3,890 2,700 28,215 2,395 1,085 375 15	2,320 XXX 1,185 785 95 55	250 300 5,525 500 225 65	105 XXX 360 180 15 25	1,285 1,095 10,605 955 320 120	710 XXX 470 345 25 15	975 765 6,050 475 165 70	875 XXX 225 185 25 5	755 285 3,810 280 165 50 10	475 XXX 100 50 20 5
28 29 30 31 32 33 34 35 36	occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 9319 Assigned(3) Major group 95 Other crafts and equipment	13,540 13,540 1,260 1,455 3,840 2,650 1,470 1,955 285 475	2,700 2,695 XXX XXX 265 XXX 2,005 XXX XXX 50	5,075 5,075 160 280 1,590 670 950 830 95 260	725 730 XXX XXX 85 XXX 525 XXX XXX 20	4,115 4,110 455 540 1,200 860 265 620 75 95	825 830 XXX XXX 100 XXX 500 XXX XXX 10	2,100 2,095 310 305 480 540 125 215 75 50	620 620 XXX XXX 50 XXX 440 XXX XXX 20	1,320 1,315 215 235 260 345 65 145 15 35	385 385 XXX XXX 25 XXX 310 XXX XXX
389 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	9510 9511 9512 9517 9519 Assigned (3) 953 9530 9531 9539 Assigned (3) 955 9551 Assigned (3)	11,240 3,135 490 375 1,260 XXX 485 110 6,745 1,280 795 4,500 170 765 295 35 600	3,045 2,040 XXX 700 250 385 330 65 145 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 235 XXX 625 end of public	2,055 765 25 110 270 XXX 200 15 900 40 105 735 20 165 90 10 220	850 485 XXX 175 45 80 90 25 40 XXX XXX XXX - 65 XXX	4,300 1,115 140 110 535 XXX 185 45 2,710 360 340 1,965 40 290 130 20 185	1.205 780 XXX 340 110 130 95 15 75 XXX XXX XXX 10 125 XXX - 225	2.350 580 150 55 200 XXX 75 25 1.490 365 210 890 25 160 50	570 435 XXX 125 65 90 80 15 20 XXX XXX XXX - 25 XXX - 90	1.485 420 120 60 165 XXX 15 15 930 285 95 30 20 65 30 -	315 250 XXX 55 30 50 45 5 - XXX XXX XXX 25 XXX - 40

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

	Age g	roup - Gr	oupe d'âg	je			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	evailleur:	5			
	years - 4 ans	65 aı	ors and er - ns et us	ā	dian ige ige dîan	Paid works  Emplo		Self-er incorp Travai autor consti	mployed orated - lleurs nomes tués en ration	Travai autonoi consti	mployed porated lieurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Alberta † (suite)	
110 370 330 240	XXX XXX XXX XXX	20 15 35	XXX XXX XXX XXX	29.9 33.3 28.1 32.1 32.5	XXX XXX XXX XXX 37.3	775 700 6,870 2,945 1,315	XXX XXX XXX XXX 15	45 25 270 140	XXX XXX XXX XXX	70 10 550 115	XXX XXX XXX XXX	- - 5	XXX XXX XXX XXX	8795 8796 8798 8799 Assigné (3)	1 2 3 4 5
3.970 85 40 30 	250 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 150 XXX 255 30 5	355 5 - - 5 5 - - - 335 10 0 55 20 160 160 160	10	33.6 35.4 34.8 35.7 39.1 39.0 33.4 43.3 30.2 35.3 40.3 33.5 40.3 33.5 40.3 34.5 52.0	34.0 30.7 XXX XXX 25.7 XXX XXX XXX XXX 35.5 XXX 38.4 XXX 38.4 XXX 29.5 30.6 37.0 25.4	37.790 1.655 820 535 40 2.470 425 670 775 530 140 3.765 1.540 23.980 2.030 895 370 15	4,690 130 XXX XXX 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2,225 XXX 1,060 730 95 50	2,360 45 20 10 	90 5; 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	5,230 25 25 - - - - 5,200 725 80 980 2,990 300 135	295	25 	40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 40 XXX 20 XXX 10	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 9113 Assigné (3) 9130 9131 9133 9135 Assigné (3) 915 Assigné (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné (3) 919 Assigné (3)	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27
915 910 125 95 195 235 60 130 25 40	135 135 XXX XXX 125 XXX 125 XXX	25 30	5 XXX XXX - XXX 10 XXX XXX	28.6 28.6 35.1 32.9 26.4 32.1 22.2 26.9 30.8 23.6	32.0 32.0 XXX XXX 29.1 XXX 32.5 XXX XXX 36.2	13,220 13,225 1,140 1,395 3,840 2,550 1,455 1,955 285 460	2,655 2,655 xxx xxx 265 xxx 1,970 xxx xxx 50	180 180 90 45 - 40 5	10 15 XXX XXX - XXX 10 XXX XXX	130 130 30 10 - 60 5	10 10 XXX XXX XXX 5 XXX XXX	55 + 51 (1111	20 20 XXX XXX 15 XXX XXX	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 9319 Assigné(3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
995 235 45 45 85 XXX 5 10 560 215 50 360 40 70	90. 75 XXX 5 - 20 20 15 5 XXX XXX XXX XXX XXX	70 20 5 5 XXX 5 - 45 5 10 30 10	10 10 XXX - 15 - - - XXX XXX XXX XXX	32.8 31.7 39.7 31.8 31.2 26.8 33.2 33.6 40.9 33.2 34.5 31.9 29.1 29.1 28.8	30.1 31.3 XXX 29.6 31.8 33.2 32.5 35.1 28.7 XXX XXX 29.5 29.0 XXX	10,825 2,950 425 370 1,180 XXX 465 100 6,600 1,225 795 4,415 165 730 295 35	2,905 1,940 xxx 670 250 375 305 65 150 xxx xxx 10 235 xxx	255 130 45 5 5 50 XXX 10 5 90 35 5 10 	80 40 XXX 20 	160 60 15 - 25 XXX 10 45 15 - 35 - 25 - 35	85 60 XXX 10 5 5 5 20 XXX XXX XXX 	XXX	XXX	qualifiés et conducteurs de machines 951 9510 9511 9512 9517 9519 Assigné(3) 953 9530 9531 9539 Assigné(3) 955 9551 Assigné(3) 959	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Voir nota et renvoi(s) sur l'encert à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			-			Aç	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Total		15-24 y 15-24		25-34 y 25-34		35-44 <u>-</u> 35-44		45-54 y	
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
AI (c	lberta † concluded) 9591	480	565	190	240	160	190	85	90	20	40
	Assigned (3) Major group 99 - Occupations not	20	15	5	10	-	5	15	-	-	7.
	elsewhere classified 991 9910	20,580 20,575 1,010	3,005 3,005 XXX	7,340 7,340 60	1,180 1,180 XXX	5,570 5,570 300	860 860 XXX	2,990 2,990 275	500 500 XXX	2,285 2,285 200	270 265 XXX
	9918 (9921-9926) 9921 9922	10,260 2,195 1,325	1,380 400 XXX	4,730 955 505	625 125 XXX	2,940 725 460	345 120 XXX	1,085 265 95	195 75 XXX	725 150 120	130 55 XXX XXX
	9923 9924 9925 9926	1,300 1,475 1,310 2,665	390 XXX XXX	825 745 525 1,175	205 XXX XXX	250 405 345 755	85 XXX XXX	105 135 150 330	70 XXX XXX	30 100 125 205	XXX 15 XXX XXX
	9919 Assigned (3)	8,615 575	1,340	2,285	495 45	2,180	435 25	1,555	270	1,290	10

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

Second   S		Age g	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	svailleur	s			
20		-	65 a	ver - ns et	â	ge - ge	Emplo	ers - Trava	Self-ei incorp Travai autor consti:	émunérés  mployed orated - lieurs nomes tués en	Self-er unincor Travai autonor constir	mployed porated - lleurs mes non tués en	Unpaid wor Travai	kers -  leurs  laux	Profession	
20	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F		No
2.090																
2.090 145 300 55 29.8 28.2 19.980 2.905 235 30 340 55 30 15 non classes ailleurs non classes	20	1		ł.					15	10					Assigné (3)	1 2
705 70 90 10 25.9 26.3 10,245 1,360 20 20 (9921-9926) 6 95 25 5 5 26.5 31.0 2.195 400 5 9921 77 120 XXX 20 XXX 27.8 XXX 1,310 XXX - XXX - XXX 10 XXX 9922 8 75 XXX 15 XXX 22.4 XXX 1,300 XXX - XXX - XXX - XXX 9923 9 10 140 XXX 25 XXX 28.3 XXX 1,305 XXX 9924 10 140 XXX 25 XXX 28.3 XXX 1,305 XXX - XXX - XXX - XXX 9925 11 155 XXX 15 XXX 15 XXX 26.6 XXX 2,680 XXX - XXX - XXX - XXX 9925 11 155 40 140 140 XX 26.5 XXX 26.6 XXX 2,680 XXX - XXX - XXX - XXX 9926 12 13	2,095	140	300	55	29.8	28.2	19,975	2,905	235	30	340	50	30	20	Travaīlleurs non classės ailleurs 991 9910	4
	95 120 75 80 140 185 1,155	25 XXX XXX 20 XXX XXX 40	5 20 15 15 25 15	5 XXX XXX - XXX XXX 5	26.5 27.8 22.4 24.5 28.3 26.6 33.8	31.0 XXX XXX 24.0 XXX XXX 28.6	2,195 1,310 1,300 1,475 1,305 2,660 8,185	400 XXX XXX 390 XXX XXX 1,285	145	XXX XXX XXX XXX XXX		XXX XXX XXX XXX 50	10	20 5 XXX XXX - XXX	9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919	6 7 8 9 10 11 12 13

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						Д	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	British Columbia ‡										
1	Total labour force	847, 130	637,055	158,705	141,865	236,535	186,820	205,535	156, 140	137,710	93,830
2		24,205	23,995	8,865	8,220	5,610	6,680	3,840	5,015	3,065	2,655
3	All occupations(2)  Major group 11 -  Managerial,  administrative  and related	822,925	613,055	149,845	133,640	230,920	180,140	201,690	151, 120	134,650	91,175
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	occupations 111 1113 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146	97,445 5,215 1,745 2,380 70,600 10,765 945 320 2,740 705 4,685 1,385 18,695 985 4,555 3,175 2,750 1,635	45,860 1,870 565 620 315 330 29,280 1,760 1,760 1,195 1,195 1,195 2,330 780 7,225 XXX 3,790 480 XXX 480 XXX 7,85 2,25 2,25 2,26 3,790 4,27	4, 145 140 35 100 - 5 3, 335 130 5 5 20 25 75 55 1, 160 160 290 290 290	4,190 200 30 105 25 15 3,015 3,015 100 XXX 25 10 115 50 1,210 XXX 690 60 XXX 100	22.510 965 240 550 90 55 15.550 1.360 1.55 220 75 1.295 250 5.155 300 1.740 1.180 685 595 240	14,890 580 210 235 90 - 8,440 370 XXX 90 185 255 1,000 225 2,230 XXX 935 160 XXX	32,250 1,725 745 215 50 23,290 3,820 3,820 3,820 3,150 1,110 275 565 5,250 3,15 1,550 1,440 1,105 5,70 5,85	14,320 565 175 170 140 10 9,285 580 XXX 130 450 445 845 270 1,985 XXX 1,005 145 XXX 220	22,400 1,385 495 590 175 50 18,800 280 65 1,005 155 360 3,745 1,255 1,130 830 530 525	7,930 310 90 80 50 5 5,500 415 XXX 90 255 305 325 170 1,155 XXX 775 60 XXX 140 45
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41	1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1179 Assigned (3) Major group 21 Occupations in natural	9,355 255 770 905 385 1,515 2,075 2,325 1,710 21,635 12,335 635 2,005 815 815 875 4,715 455	8,090 XXX 285 460 (255 470 1,090 3,435 2,015 740 14,710 8,415 XXX 1,995 310 XXX 3,285 455	420 5 10 45 20 35 125 135 35 140 670 235 - 135 35 40	470 XXX 20 10 5 30 130 190 80 135 975 245 XXX 220 30 XXX 420 45	1,900 45 145 175 65 195 365 365 355 5,990 3,835 175 415 135 175 1,135	2,315 XXX 90 150 85 150 270 985 560 225 5.875 3.575 XXX 780 105 XXX 1.150 185	2,995 110 270 240 105 380 455 695 750 370 7,230 4,175 215 650 355 255 1,470	2,795 XXX 80 180 100 195 345 1,190 675 140 2,590 XXX 580 100 XXX 990 110	2,395 75 205 240 120 295 375 380 710 355 4,220 2,325 120 430 135 140 980 85	1,545 XXX 45 70 35 75 215 685 415 150 2,125 1,255 XXX 265 50 XXX 465 60
43 44 45 46 47 48 49 50 51	engineering and mathematics 211 2111 2111 21112 2117 Assigned (3) 213 2131 2133 2135	37,065 2,630 545 680 825 105 3,685 915 835 680 1,160	6,335 720 XXX XXX 3B0 10 1.140 XXX 440 265 XXX	3,615 295 25 55 180 15 375 30 40 170	1,010 150 XXX XXX 100 10 170 XXX 20 80 XXX	12,780 720 140 185 255 30 1,600 320 360 280 610	3,260 350 XXX XXX 190 - 600 XXX 240 120 XXX	11,045 865 200 225 210 40 1,005 260 315 150 255	1,430 130 XXX XXX 50  235 XXX 130 45 XXX	5,890 440 125 135 110 5 445 200 85 55	480 55 XXX XXX 30 - 100 XXX 35 20 XXX

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			T
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 ar pl	er - ns et	â	dian ge - ge dian	Paid works  Employ	•	Self-er incorp Travai	nployed orated · lleurs nomes tués en	Unincor Travai autonor consti	mployed porated - lleurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
														Colombie- Britannique †	
92,570	51,010	16,080	7,395	35.9	34.0	705,595	569,230	44,710	11,885	70,920	27,340	1,695	4,600	Population active totale Profession - Sans objet(1)	1
90,050	49,895	15,770	7,085	36.0	34.1	705,590	569,230	44,710	11,885	70,920	27,340	1,695	4,600	Toutes (es professions(2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs	3
13,530 925	4,005	2,620 75	<b>52</b> 5 25	41.3	37.2 37.3	75,295 5,215	39,740 1,870	15,195	3,135	6,875	2,845	75	135	et personnel assimilé 111	4
335 375 95	60 40 10	20 15 15	5 - -	44.0	36.9 33.3 37.7	1,750 2,385 590	570 625 315	-	-	-	-	-	-	1113 1116 1119	6 7 8
9,700 1,915 155 40 380 165 150 2,080	2,700 260 XXX 35 85 155 100 55 565 XXX	1,920 520 20 10 10 20 40 40 5 300 35	335 35 XXX - 5 15 - 5 80 XXX	40.9 41.5 44.7 44.1 40.9 44.7 43.9 39.6 41.4 39.4 40.1	35.4 37.9 41.5 XXX 40.2 40.9 41.9 35.4 38.5 35.4 XXX	180 52,825 7.140 800 320 2,730 645 4,520 1,320 13,500 935	30 24,285 1,235 XXX 335 990 1,145 2,340 7,40 5,430 XXX	13,620 3,110 75 5 5 35 110 45 3,715 20	2,800 380 XXX 10 - 25 40 20 915 XXX	4,105 520 65 5 30 50 25 1,460 25	2,080 140 XXX 20 20 25 10 20 830 XXX	55	115 10 XXX - - - - 45 XXX	Assigné (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
740 615 455 515 240	340 50 XXX 85 25	135 55 40 250 25	50 - XXX 10	38.3 41.2 42.1 43.1 44.0	37.2 35.8 XXX 37.4 38.8	3,725 3,905 1,945 1,155 1,480	2,675 380 XXX 500 245	1,675 490 885 1,595 125	555 60 XXX 265	765 160 345 - 35	515 35 XXX - 5	20 5 5 -	40 XXX 15 5	1142 1143 1145 1146 1147 1149	20 21 22 23 24
1,370 10 135 160 55 200 160 280 370 310 2,900 1,460 85 365	865 XXX 55 45 30 25 115 250 60 1,105 645 XXX 145	280 5 45 15 25 25 55 100 175 625 300 35	100 XXX - 10 5 20 30 35 35 160 105 XXX	42.4 41.6 42.8 44.0 44.5 43.3 40.3 39.8 44.7 44.2 40.2 39.5 41.0 41.5	39.0 XXX 38.2 38.6 38.5 37.6 38.7 39.0 39.9 35.4 35.6 36.7	7,340 225 580 645 250 970 1,150 1,600 1,360 17,265 9,345 380 1,940	7,245 XXX 260 380 210 410 975 3,075 1,855 640 13,590 7,615 XXX 1,935 310	1.495 10 150 190 110 140 295 315 285 245 1.575 810 105 40	475 XXX 20 50 40 30 80 175 70 35 335 250 XXX 30 5	525 40 65 25 75 165 125 105 2,770 2,160 145 25 15	370 XXX 5 30 5 25 35 180 85 55 550 XXX 25	255	XXX	(1151-1158) 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigné (3) 117 1171 1173 1174 1175	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
90 670 80 3.250 245	250 35 135 25	10 220 25 485 65	25 25 25 25	40.8 41.2 41.2 36.4 38.0	31.1 30.4	32.710 2.390 535	3,070 435 5,900 715 XXX	1,860 105	XXX 55 - 85 - XXX	2.490 130	350 5	5	5 - XXX	1176 1179 Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles, du génie et des mathématiques 211	40 41 42 43 44 45
35 75 65 10 210 80 45 15	XXX XXX 5 - 30 XXX 10 - XXX	10 10 15 - 40 20 - 5	XXX XXX 5 - 5 XXX	33.8 36.4 33.7 38.6 35.2 30.5		535 560 800 105 3,495 840 755 675	1,085 1,085 265 265	75 5 70 35 20 5	\$\hat{x}\hat{x}	45 20 125 35 65 -	XXX - 40 XXX 35 - XXX		5 xxx - - xxx	2112 2117 Assigné (3) 213 2131 2133 2135	46 47 48 49 50 51 52 53

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

						ı	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a l	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	M	F	М	F
	British Columbia † (continued)										
1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 2 2 1 2 2 2	2143 2144 2145 2147 2153 2157 2159 Assigned (3) 216 2160 2161 2163 2163 2165 2169 Assigned (3)	95 14,785 1,170 350 4,000 3,100 865 2,075 525 770 985 395 10,190 555 2,080 3,370 3,475 345 260 5,770 5,320	20 925 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	100 390 100 200 100 1100 1100 	10 85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25 4,310 330 110 1,285 995 470 135 170 255 105 3,715 75 885 1,270 1,240 1,55 65 2,430 2,275 75	450 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	30 4,800 430 115 1,185 1,110 245 660 190 305 130 2,640 205 555 955 810 30 60 1,740	10 270 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	10 3.025 800 800 555 195 510 95 185 195 75 1.495 180 205 500 525 15 30 485 425	75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 45 44 45	2315 2319 Assigned (3) 233 2331 2333 2339 Assigned (3) 234 2341 2343 2349 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239 2391 2399	12,760 1,540 845 415 XXX 25 4,785 2,055 2,405 XXX 125 5,205 265 4,475 385 75 540 310 30 685 405 265 15	18,825 885 XXX 370 255 15 13,380 3,145 9,310 420 505 1,940 XXX 1,180 665 35 1,620 1,225 55 990 550 435	920 110 30 15 XXX - 685 35 550 XXX 15 50 - 25 25 - 50 - 45 40	2.200 95 XXX 15 70 - 1.780 170 1.395 115 95 105 XXX - 100 5 135 15 10 80 170 105 105 105 105 105 105 105 10	3.940 455 275 115 XXX 5 1.600 825 XXX 55 1.630 5 1.355 235 35 120 65 10 135 50 80	5,740 295 100 85 5,3,860 1,240 2,345 160 110 980 XXX 675 300 5 355 245 10 250 125	4,560 565 275 195 XXX 10 1,525 875 575 XXX 30 2,015 55 1,860 65 300 155 80 155 300 190	5.515 300 XXX 160 35 5 3.575 1.115 2.280 80 100 595 XXX 390 175 105 605 500 15 435 285 145	1, 795 200 120 60 XXX - 565 290 255 XXX 5 755 45 690 20 - 130 110	3, 195 125 XXX 70 35 - 2, 415 400 1,870 60 85 200 XXX 115 65 295 240 10 155 85
46 47 48 49 50	251 2511 2519	2,745 2,745 2,260 395 90	575 580 XXX 310 30	80 75 30 45	65 65 XXX 30 5	545 545 405 115 25	90 90 XXX 55 5	725 730 635 75 20	125 125 XXX 60 5	575 575 515 60	145 145 XXX 85 10
51 52 53 54	related occupations 271 2711	21,620 3,800 2,385 1,345	33,990 1,920 800 1,075	935 490 50 420	2,325 360 25 335	4,985 880 290 560	10,275 660 205 440	8,555 1,020 790 220	12,640 - 505 295 190	4,955 875 770 100	6,125 265 160 90

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

Second   S		Age g	roup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	ıvailleur:	s			
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F		-	ov	er	8	ge -			Self-em incorp	nployed orated	unincor Travai	porated     leurs	work	cers	Profession	
1.985			pl	us	méd	lian	Employ	/é (e) s	autor constit	nomes Lués en	constit	ués en				
15	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	M	F		N°
1. 185	1,965 90 20 555 300 160 345 60 100 705 60 135 245 210 10 20	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	295 30 10 65 40 25 15 40 15 65 5 5 25 15	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	40.1 40.2 38.8 39.6 38.5 41.8 42.2 40.4 41.0 41.5 40.7 34.0 43.1 32.9 33.1 27.1 33.8 32.4 32.3	32.8 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 31.5 31.1 XXX 31.6 31.1 XXX 31.9 30.7	12, 165 475 310 3,460 2,865 805 1,875 415 465 705 310 9,395 470 1,920 3,015 3,360 245 5,265 4,840	755 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	140 20 325 145 40 130 45 170 125 40 230 120 55 15 -	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	555 20 215 85 25 70 65 135 140 570 75 135 240 70 5 5	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	5	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	## (suite)  Assigné (3) 214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2153 2157 2159 Assigné (3) 216 2161 2163 2165 2169 Assigné (3) 218 2183 Assigné (3) 6 and groupe 23 - Travailleurs spécialisés des sciences	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
	160 110 20 20 350 165 150 350 30 155 155 155 155 155 155 155 155 155 15	55 XXX 15 20 1,535 1,535 1,535 1,280 -70 45 XXX 10 20 -195 155 70 35 30 -1 100 95 XXX	55 35 5 5 5 80 300 500 XXX 4 200 400 155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6	20 XXX 100 100 100 100 100 100 100 100 10	38.1 38.9 49.5 35.3 38.3 32.4 43.5 39.1 39.1 31.7 40.9 40.9 40.0 43.1 44.8 44.8 45.7	36.3 XXX 38.8 31.4 37.8 37.8 39.3 38.5 9 38.5 5 9 37.2 2 39.3 36.0 4 39.3 32.5 45.0 65.0 45.0 45.0 45.0 45.0	1, 195 640 350 XXX 15 4, 665 1, 995 2, 330 XXX 130 2, 230 2, 600 1, 565 355 55 495 305 25 660 390 260 15	770 XXX 285 240 20 13,095 3,035 9,155 410 495 1,510 XXX 790 630 25 1,595 1,215 555 965 535 420 10	145 105 100 XXX 155 155 XXX 285 260 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	10 XXX 30 30 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	205 105 5 105 5 105 5 5 45 2,690 2,645 40 	120 XXX 80 10 225 95 125 125 5 395 XXX 370 30 - 15 15 5 10 - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	XXX 5 5 5 7 XXX 7	XXX 300 55 100 57 	domaines connexes 231 2311 2315 2319 Assigné (3) 233 2331 2339 Assigné (3) 234 2349 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 239 2391 Assigné (3) 239 Cassigné (3) Cassi	24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Voir note et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

1 - 189

	ounada, i rovinces di										
						A	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	.1	15-24 ) - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44	1	45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	British Columbia † (continued)										
1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 1 1 1 1 2 1 3 3 1 4	Assigned (3)	70 12,970 4,435 7,940 325 265 4,850 2,160 755 XXX 355 935 325 140	50 24,290 15,985 5,470 2,215 625 7,780 1,995 2,175 515 1,550 705 225	20 210 45 80 65 15 240 50 80 80 85 15 240 50 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	1,325 930 105 225 70 635 95 285 115 115 60 30	25 3,025 1,120 1,725 95 85 1,080 335 200 XXX 130 270 70 25	15 7,390 4,895 1,785 515 195 2,225 435 580 185 575 230 190	5 5,840 2,180 3,490 95 75 1,700 865 235 XXX 130 280 115	20 9,415 6,200 2,185 815 215 2,720 810 600 230 250 220 255 55	5 2,930 885 1,940 45 60 1,150 605 165 XXX 45 190 70	15 4,480 2,940 1,005 470 60 1,380 405 400 220 70 160 40
15 166 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	medicine and health 3111 3111 3111 3111 3111 3117 Assigned (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3136 3137 3138 3139 Assigned (3) 315/315 3152 3154 3155 3156 3156 3158 3161 3169	15,505 7,245 4,665 1,700 280 265 125 4,675 XXX 1,430 410 XXX 1,230 XXX XXX XXX 815 130 3,575 875 XXX 335 XXX 825 XXX 825 XXX	54,010 1,805 1,050 XXX XXX 25 40,170 1,715 24,575 XXX 1,835 7,105 340 1,270 490 1,720 1,700 12,225 810 500 300 970 3,520 1,730 265	930 110 60 10 10 450 XXX 90 15 XXX 170 XXX XXX 170 XXX XXX 170 XXX XXX 170 XXX XXX XXX 120 25 370 40 XXX 135 370 40 XXX 20 XX 20 XX 20 XXX 20 XX 20 XX 20 XXX 20 X 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 XX 20 X 20 XX 20 X XX 20 XX 20 X XX 20 X XX XX 20 X X X X	5,570 30 XXX XXX XXX 2, 3,140 20 1,315 XXX 115 1,260 10 55 45 220 100 2,385 25 170 425 965 40 530 60	4, 255 1, 525 930 420 45 70 20 1, 610 XXX 340 120 XXX 525 XXX XXX XXX 320 65 1, 125 1, 125 XXX 250 XXX 195 85 10	18, 625 675 415 XXX XXX 20 12,535 360 7,800 XXX 20 2,055 185 540 260 475 250 541 355 1,555 1,880 95 1,880 80 80	5,170 2,500 1,525 630 145 95 35 1,565 XXX 565 125 XXX 265 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	16,560 585 400 XXX XXX 5 12,990 655 8,395 XXX 665 1,770 110 470 120 515 270 2,990 515 330 1,075 65 330 1,075 65 340 95	2,405 1,255 840 315 40 20 10 730 XXX 365 75 XXX 85 435 155 XXX 30 XXX 110 XXX 55 10	8.805 170 120 XXX XXX XXX 7.650 430 4.820 XXX 310 1.305 20 140 40 325 255 985 115 60 75 370 125 35 135 135
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56	331' 3313 3314 3314 3315 Assigned (3) 333 3330 3332 3335 3337 3339 Assigned (3)	13,870 4,220 805 670 1,555 1,030 120 4,525 915 1,450 280 850 595 160 1,865	10,025 3,910 810 1,600 1,080 315 90 1,880 365 420 XXX XXX 350 65 1,750	2,890 485 95 85 145 135 15 915 75 295 80 205 145 55 135	2,290 630 95 215 200 110 560 25 105 XXX XXX 120 35 205	4,780 1,350 230 220 460 390 40 1,820 680 75 325 210 50 625	3,615 1,485 220 575 535 125 30 735 190 155 XXX 130 5 585	3, 490 1, 330 230 210 570 280 25 1, 200 340 90 185 145 25 565	2.395 1.005 240 465 210 55 350 115 75 XXX XXX 65 15 595	1,510 805 135 95 215 10 330 80 60 20 75 55	990 450 130 220 65 25 20 95 15 20 XXX XXX 15 5

93-112

Tableau 1. (suite)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par al groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				vailleurs	ie de tra	Catégor	f worker	Class o				upe d'âge	oup - Gro	Age gr	
	Profession	lleurs iaux	Unpaid work Travai famil non rém	leurs es non ués en	Self-em unincorp Travail autonom constitu	oloyed rated leurs omes ués en	Self-em incorpo Travail auton constit corpor		Paid worke  Employ  Employ		a; Â;	s et	65 year ov: - 65 an pli		55-64 55-6
		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
3)	Colombie-Britannique † (suite)  Assigné (3) 273 2731 2733 2738 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 2799 Assigné (3)	15	5 XXX	450 375 40 25 10 1.455 95 1.140 10 35 60 95	20 10 5 10 - 385 50 240 XXX 5 70 15	30 25 5 - 100 15 45 - 10 25	- 55 5 5 75 15 15 XXX	50 23.815 15.590 5.430 2.180 6.205 1.885 980 500 500 550 580	70 12,940 4,420 7,935 315 270 4,385 2,095 500 XXX 350 825 300	39.0 38.1 38.0 38.4 39.0 36.7 38.3 40.2 38.1 37.7 36.1 35.3 39.9 41.1	31.2 40.1 39.3 40.7 34.5 39.0 41.0 42.5 39.4 XXX 35.8 40.0 40.1 42.7	115 60 25 15 20 210 10 165 -	10 85 10 0 0 55 - 20 110 20 25 XXXX 5 5 5 5 5	1,570 965 360 175 70 605 230 140 15 95 40 65 525	10 880 195 650 25 15 575 275 70 XXX 15 125 35
31 -	Grand groupe 31 Médecine et senté 311 3111 3113 3117 Assigné (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3136 3137 3138 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3151 3152 3156 3158 3158 3158 3158 3158 3158 3158 3158	25 5 - XXX XXX XXX 10 - - - XXX 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1, 455 800 570 XXX XXX 100 525 355 110 XXX 15 20 15 15 130 15 15 15 15	5.240 4,815 3,110 1.235 70 240 45 165 XXX 25 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	240 100 50 XXX XXX XXX 55 55 55 XXX 25 	1,460 905 470 240 155 5 20 50 XXX 5 XXX XXX XXX XXX XXX 20 185 185 XXX 80 XXX 80 XXX 145 145 145 165 175 185 185 185 185 185 185 185 185 185 18	52,290 705 435 XXX XXX XXX 10 39,570 1,670 24,435 XXX 1,825 7,075 325 970 475 1,695 1,050 12,015 795 485 970 3,515 3,585 970 1,720 250	8,795 1,525 1,085 220 65 15 60 4,460 XXX 1,395 410 XXX 1,225 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	36.2 35.8 36.5 XXX XXX XXX 37.9 36.8 37.9 35.8 32.1 33.0 35.4 41.3 31.9 31.9 31.9 32.8 33.2 33.2 33.2 33.2	39.5 42.5 43.3 41.2 40.6 40.8 45.3 37.2 40.0 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	320 20 15 XXX XXX 250 - 125 XXX - 30 40 45 5 - - 20 - - 20 - 5 5	705 545 375 80 15 25 40 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,125 100 75 XXXX XXX XXX 2,45 2,115 XXX 170 695 5 5 145 150 415 50 50 415 50 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	2,030 1,320 935 245 35 50 320 XXX 70 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
·t	artistique et littéraire et personnel assimilé 3311 3311 3315 Assigné (3) 333 3330 3332 3335 3337 3339 Assigné (3)	50 35 10 5 5 5 5 5 7 XXX XXX	25	2,320 1,300 565 325 305 75 75 75 20 390 30 105 XXX XXX XXX XXX XXX 395 10 395	3.610 1,625 585 160 450 395 35 1.185 115 670 75 30 140 15 470	350 200 200 125 40 5 10 20 15 - XXX XXX - 65	875 380 55 175 90 - 210 105 60 - 15 25 - 90	7,305 2,375 215 1,140 725 55 1,465 315 310 XXX XXX 280 55 1,300	9,355 2,220 165 455 930 545 85 3,125 700 715 205 800 430 145 1,300	32.0 33.4 38.3 34.7 30.9 28.8 34.7 29.6 31.1 XXX 28.5 23.5 35.9	33.0 36.5 38.0 36.0 37.6 34.4 35.5 31.9 34.6 30.8 32.7 31.2 31.2 31.2	215 90 40 25 25 50 0 XXX XXX 5 5	435 150 55 10 35 40 115 15 40 10 15 15 15	510 245 85 100 45 10 - 75 15 25 XXX XXX	765 295 60 55 135 40 15 145 15 45 40 30

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

1 - 191

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

					А	ge group - G	roupe d'âge			
Occupation	Tot	al	-				-		-	
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
British Columbia † (continued)										
3351 Assigned (3) 336/337 3360 3370 3375 3378 Assigned (3)	1,705 60 3,260 460 1,050 905 520 115	1,555 40 2,490 XXX 1,645 375 XXX 75	125 - 1,350 50 375 585 150 70	175 5 895 XXX 595 185 XXX 45	560 20 980 135 425 180 165 25	510 5 810 XXX 575 100 XXX 10	515 20 400 115 135 40 80	540 20 435 XXX 310 40 XXX	210 5 345 105 70 60 80	175 245 XXX 130 40 XXX
Major group 41 - Clerical and related occupations 411 4110 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigned (3) 414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4155 4155 4155 4157 4177 4179 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4179 Assigned (3) 419 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4199 Assigned (3) 419 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4199 Assigned (3) 419 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4199 Assigned (3) 419 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4199 Assigned (3)	47,440 740 XXX 560 XXX 35 10,610 5,725 2,980 XXX 390 2,545 275 250 1,910 110 15,835 1,155 470 7,085 5,845 265 620 605 505 11 7,035 660 635 2,515 1,825 2,515 1,825	203,305 45,800 4,380 4,380 1,205 80,375 2,600 39,545 28,855 470 495 2,355 10,215 6,555 470 6,275 6,556 430 1,790 3,135 xxx xxx 205 3,730 1,205 2,915 520 14,350 1,005 2,915 520 14,350 1,005 2,915 520 3,730 3,730 1,005 2,915 520 14,350 3,730 1,790 3,730 1,790 3,730 1,790 3,730 1,790 3,730 1,790 3,730 1,790 3,735 4,710 3,736 4,756 4,756 6,7686	13,040 100 XXX 70 XXX 5 3,485 5,00 1,145 1,870 220 XXX XXX 135 570 10 65 460 30 5,095 460 30 5,095 95 2,170 2,290 40 100 320 100 11,135 15 165 305 XXX 200 140 60 2,390 40 160 2,390 40 160 2,390 40 17 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185	42,805 6,955 10 5,880 800 260 19,335 5,140 11,960 1,055 85 730 1,785 1,600 75 1,600 70 1,430 1,015 925 50 1,015 925 50 1,015 925 50 1,015 1,000 1,015 1,000 1,015 1,000 1,015 1,000 1,015 1,000	13,590 150 XXX 130 XXX 130 XXX 5 2,865 580 1,70 1,685 580 255 XXX XXX 105 995 115 90 4,560 1,45 70 125 100 205 1,445 70 125 100 205 1,55 5 1,990 90 235 810 515 XXX 90 100 75 2,830 100 75 2,830 100 75 2,830 100 75 2,830 100 75 2,830 100 100 75 2,830 100 155 75 375 255 XXX 740 895	64, 115 13, 635 11, 755 1, 410 335 25, 235 1, 005 12, 815 7, 975 2, 515 145 130 660 4, 240 1, 240 3, 750 90 2, 040 1, 155 180 670 2, 040 1, 155 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 1, 040 25 1, 110 20 330 210 1, 650 385 240 1, 425 535 240 1, 425 535 250 4, 135 250 4, 135 250 4, 135 250 4, 135 2, 690 275	9,340 200 XXX 160 XXX 1,750 1,750 1,155 215 70 XXX XXX 65 585 90 50 435 15 2,665 80 1,125 925 60 40 40 40 40 40 1,905 220 125 785 515 155 155 100 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	50, 335 13, 240 11, 730 1, 115 1285 18, 665 10, 750 4, 890 1, 555 150 155 455 2, 160 175 2, 160 175 2, 160 175 2, 160 175 395 175 1, 420 1, 420 1, 420 1, 555 1, 55	5.870 135 XXX 105 XXX 105 XXX 101 1.200 140 725 145 50 XXX XXX 15 270 190 10 1.855 95 725 585 35 70 55 30 445 220 445 225 30 445 225 30 445 225 30 185 90 185 90 185 90 185 90 185 90 185 90 185 90 185 90 185 90 185 90 185 90 185	29,010 7,665 50 6,785 670 165 10,770 420 6,575 2,715 40 85 240 1,125 70 75 955 30 855 40 75 235 395 XXX 15 670 625 1,00 515 1,925 1,925 1,00 515 4,655 4,655 4,655 1,00 340 180 80 2,370 965 120
Major group 51 - Sales occupations 513/514	77,715 59,490	66,690 57,380	17,520 16,525	19,095 18,045	19,820 15,360	15,060 12,480	18,330 12,780	14.530 11,640	11,915 8,220	10,285 8,530
	## Occupation    Coupation	M	Note   Note	Decupation	M			Decupation	Total   15-24 years   25-34 years   35-44 years   35-44 ens   35	Decupation   Total   15-24 years   28-34 years   35-44 years   35-44 ans   45-34

Tableau 1. (suite)

	Ass ==	roup - Gro	una dia				0.								
	Mye gi	Toup - are	oupe o ag			Daid works				ie de tra	ıvailleur:	s			
	years - 4 ans	65 yea ov - 65 ar pi	er is et	ā,	dian ge ge dian	Employ Employ		Self-en incorp Travai autor constit	aployed orated lieurs nomes ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non ués en	Travai	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
180 10 130 40 30 15 30	90 10 90 XXX 30 15 XXX 15	105 10 50 15 25 5	55 10 XXX 5 -	37.6 39.2 27.4 37.9 28.1 22.2 31.1 22.9	36.2 40.5 28.8 XXX 28.4 25.2 XXX 23.3	1, 185 25 2, 715 305 870 885 365 105	1, 125 45 2, 170 XXX 1, 405 370 XXX 75	75 10 200 80 75 -	55 75 XXX 30 - XXX	440 20 335 80 100 5 115	375 - 235 XXX 200 5 XXX	5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	10 XXX 5 - XXX	Colombie- Britannique † (suite)  3351 Assigné(3) 336/337 3360 3370 3375 3379 Assigné(3)	1 2 3 4 5 6 7 8
4,740 85 XXX 65 XXX 65 XXX 30 110 50 XXX XXX XXX XXX XXX 30 115 10 85 50 50 50 50 20 40 30 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	15,210 3,765 3,285 3,285 3,00 5,600 1,220 235 1,700 480 495 330 30 15 515 515 515 515 170 480 485 490 590 690 200 800 8	855 60 XXX XXX 15 375 275 40 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1,830 540 450 65 300 755 20 20 545 90 30 10 20 10 20 10 145 55 20 20 10 20 45	32.4 40.2 XXX 39.8 XXX 39.8 34.7 22.5 30.0 31.6 31.2 228.7 XXX XXX 30.0 31.6 31.2 228.4 30.7 34.0 30.7 34.0 36.6 41.7 36.6 45.2 22.8 38.1 36.6 45.2 38.1 36.6 38.1 36.6 38.1 36.6 38.1 36.6 38.1 36.6 38.1 36.6 38.1 36.6 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.2 38.1 38.1 38.2 38.1 38.1 38.2 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1	33.7 36.2 35.9 34.8 32.8 34.9 36.2 27.6 33.4 36.3 31.2 32.3 33.1 32.8 XXX 30.0 33.1 32.8 33.1 32.8 33.1 32.8 33.1 32.8 33.1 32.8 33.1 34.8 35.1 36.1 36.1 37.1 3	45, 895 6600 XXX 20 9, 935 5, 195 2, 945 645 XXX 370 2, 505 2, 150 100 15, 715 1, 135 465 7, 050 5, 820 2, 505 6, 845 640 5, 820 1, 820	195, 575 44, 315 38, 630 4, 225 38, 630 4, 225 1, 175 75, 695 2, 180 35, 530 28, 700 2, 285 10, 080 6, 055 465 260 2, 285 11, 777 3, 115 2, 115 2, 115 3, 115 2, 115 3, 115 2, 115 3, 115 2, 115 3, 115 2, 115 3, 11	740 75 XXX 50 XXX 15 300 40 220 15 5 XXX XXX 5 30 5 5 30 10 15 5 20 10 - XXX XX	3.460 745 755 628 30 156 2.060 250 1.760 35 5 5 10 10 10 10 10 15 135 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	725 5 XXX 5 XXX 280 280  XXX XXX XXX 10 10 10 5 - 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2, 895 555 20 420 105 10 1, 715 160 1, 475 35 	75 - XXX - 45 - 25 20 - XXX XXX	1,370 185; 20 10 905 15 775 80 	Grand groupe 41 Employés de bureau et travailleurs assimilés 411 4110 4111 A113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigné (3) 414 4140 4141 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4151	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 27 22 23 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
8,060 5,435	6,540 5.695	2,065 1,175	1,175 985	35.3 33.1	34.0 33.0	65,030 49,165	60,300 51,535	6,320 4,900	2,245	6, 180 5, 250	3,785 3,490	185 180	360 350	spécialisés dans la vente 513/514	58 59

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						A	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 ) - 15-24	1	25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 4	British Columbia † (continued) 5130 5131 5133	8,635 845 4,175	5,390 XXX 995	710 45 230	665 XXX 110	2,330 315 1,265	1.295 XXX 450	2,730 290 1,270	1,605   XXX   260	1,630 125 800	1, 110 XXX 120
4 5 5 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23	5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigned (3) 519 5191 5193 Assigned (3)	36,310 1,090 1,635 4,210 595 1,990 15,960 1,790 3,155 6,960 2,185 780 385 300 410 2,260 485 1,220 270 45	44,985 1,395 390 1,175 1,230 1,710 7,830 610 2,040 3,535 525 XXX XXX 190 1,470 275 XXX 990 45	9,370 1,430 3,460 205 795 610 60 130 175 100 70 15 30 35 385 20 210 100 20	14,870 220 230 830 480 625 690 50 270 110 90 110 XXX XXX 10 355 20 XXX 290	10, 180 320 350 140 395 3,745 340 735 1,425 240 135 65 75 710 210 365 80	9, 380 495 40 175 240 355 2, 145 200 745 635 240 175 XXX XXX XXX 35 140 XXX 240 10	7, 725 160 140 115 290 4, 940 575 1, 020 2, 105 655 250 90 125 120 605 125 360 45	8. 755 295 95 95 245 270 2.585 180 660 1.250 200 155 XXX XXX XXX 50 305 55 XXX 185 25	5,030 200 10 120 95 205 3,335 500 665 1,480 355 150 40 365 75 195	6,610 260 45 55 150 180 1,520 115 275 945 75 50 XXX XXX 30 235 45 XXX
24 25 26 27 28 29 30 31 33 33 34 41 43 45 46 45 55 55 56 56 57 58 58 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 6135 6139 Assigned (3) 614 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6162 6165 6169 Assigned (3) 619	94.895 27,715 3,755 5,765 4,05 8,380 1,980 5,265 1,125 1,040 31,980 3,910 14,295 2,475 8,775 1,295 1,225 4,275 3,000 320 425 355 180 4,575 XXX 2,040 650 640 650 650 155 1,525 285 24,820 1,520	119, 725 4,505 XXX 525 XXX 1,985 525 XXX 455 1,045 140 56,330 3,920 31,495 4,765 5,655 XXX XXX XXX 5556 4,765 5,655 5,655 1,185 1,680 10,310 410 1,025 3,435 280 2,020 7,15 275 140 17,465 5,555	33,745 5,460 280 280 275 70 1,795 480 1,875 435 270 6,575 705 7,465 770 6,010 820 820 820 820 820 740 250 125 235 75 45 1,260 XXX 265 345 125 345 125 300 10 90 XXX 155 15 9,410	43,145 1,525 XXX 110 XXX 550 XXX 205 475 60 26,680 3,265 19,480 1,230 1,270 1,965 XXX 115 8,935 520 3,075 775 370 3,605 125 455 515 25 280 120 70 20 3,525	23, 135 8, 720 1, 300 2, 520 125 1, 865 610 1, 735 260 7, 245 1, 135 3, 085 1, 705 265 200 690 450 80 95 50 25 1, 070 XXX 440 110 60 35 445 30 170 80 170 80 110 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	29,200 1,600 xxx 300 xxx 610 xxx 160 395 30 13,935 1,025 2,695 1,055 7,015 1,110 430 2,185 xxx 100 7,130 875 2,280 235 695 115 195 680 30 395 160 65 25 3,665	15,250 6,595 1,280 1,980 1,095 1,095 1,095 1,095 1,570 155 3,740 985 1,570 40 40 45 45 35 10 1,180 420 45 35 10 11,80 420 45 45 35 10 11,80 420 45 45 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	21,220 670 XXX 355 XXX 50 125 15 7,530 985 2,210 600 2,665 850 22,470 1,095 1,280 XXX 70 5,945 925 2,060 115 510 510 510 510 510 510 51	11. 460 3. 985 590 790 55 1. 355 1. 355 180 2. 735 650 1. 405 2. 650 2. 650 3. 655 3.0 2. 655 3. 65	15, 110 400 XXX 30 XXX 225 XXX 25 50 20 5, 155 665 1, 855 140 1, 500 785 220 2, 470 1, 285 1, 030 XXX 90 2, 470 1, 285 1, 35 55 970 35 85 85 85 85 1, 85 1, 85

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gre	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	ovailleur	s			
	years 4 ans	65 ar	ers and rer - ns et us	a Â	dian ge - ge dian	Emple	pymes	illeurs ro	imunérés aployed orated	Self-en unincor Travai autonom constit	nployed porated lleurs nes non	Unpaid work	iaux	Profession	
								consti	ués en	corpor	ation	non rer	nuneres		
М	F	M	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
1,040 60 515 3,285 115 20 2,460 2,460 2,460 3,340 1,340 1,340 55 165 45 80	600 XXX 500 4, 665 105 55 55 150 735 490 300 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	195 15 85 715 15 35 5 5 80 865 70 70 70 70 90 90 90 90 10 5	1100 XXX 5 7100 25 15 125 165 100 100 10 5 XXX XXX 20 30 30 5 XXX XXX	39.2 36.7 39.1 32.9 20.2 20.2 29.5 31.3 32.9 43.1 41.5 43.1 41.5 39.0 42.8 43.1 35.6 52.9 24.5	39.1 xxx 33.0 34.2 22.9 21.6 30.1 33.7 37.6 42.7 34.5 42.7 33.3 xxx xxx 43.7 33.3 xxx xxx 33.3 xxx xxx 33.3 xxx xxx	4,570 790 3,860 31,920 790 515 1,820 13,740 2,830 6,365 1,725 2,75 3,40 2,130 4,205 1,205 1,205 2,150 4,205	3,115 XXX 955 42,295 945 205 1,100 1,170 1,655 7,415 510 1,980 3,420 555 480 XXX 180 1,350 2,75 XXX 875 45	2,690 35 175 1,725 50 90 30 55 55 150 340 240 25 15 10 50 70	1,250 XXX 5 835 45 25 10 10 15 230 85 15 50 35 20 XXX XXX XXX XXX 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.350 20 140 2.540 2.45 85 25 100 865 110 175 225 215 10 20 60 60 15 15	1,000 XXX 35 1,780 390 165 40 35 185 10 55 50 55 50 50 50 50 50 50 5	25 120 5 10 10 5 -	200 XXX - 2800 15 10 5 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - -	Colombie- Britannique * (suite)  5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigné (3) 519 Grand groupe 61 Travailleurs spécialisés dans les	1 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 16 17 18 19 20 21 22 23
9, 255 2, 330 190 195 1, 610 75 560 85 105 1, 545 395 700 180 185 105 1, 130 930 40 30 80 45 380 40 105 55 10 105 155 25 10 175 55 80 8XX 225 35 17 15 25 37 15 25 37 37 37 37 37	9,675 265 XXX 20 XXX 205 XXX 205 XXX 10 10 575 390 965 40 1,710 1,025 595 XXX XX X	2. 055 625 10 30 480 10 15 10 75 140 40 0 65 20 0 315 280 10 0 20 120 XXX 55 55 15 50 30 10 XXX 5 800 105		35.2 XXX 30.1 35.2 30.6 43.2	_	89, 175, 27, 520, 3, 745, 5, 765, 765, 1, 195, 9, 90, 13, 650, 1, 150, 3, 545, 2, 375, 1, 250, 1, 155, 3, 200, 2, 500, 1, 155, 3, 200, 2, 500, 1, 155, 3, 200, 1, 100, 1, 0, 155, 1, 250, 2, 375, 565, 545, 200, 200, 1, 100, 1, 0, 85, 1, 100, 4, 370, 4, 370, 4, 370, 4, 5, 24, 0, 30, 955, 1, 100, 1, 0, 1, 0,	112.020 4.460 4.460 4.460 4.460 1.985 4.480 1.040 54.480 2.805 10.565 3.030 4.340 2.320 10.550 5.620 4.305 5.620 4.305 5.620 4.305 5.620 4.305 5.620 5	2.255 80 5 -45 10 1.120 805 240 -1 25 45 280 225 -1 300 0 5 305 300 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.370 100 XXX - XXX - XXX - XXX 625 440 135 - 400 125 - XXX XXX XXX 15 400 290 5 - 75 - 10 70 50 15 - 90 75	3,290 100 100 85 100 980 500 500 345 450 385 450 385 450 385 450 385 450 40 40 40 45 35 240 40 40 45 35 35 35 35 35 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	5,995 355 XXX - XXX - XXX - 10 - 1,070 680 335 - 45 15 385 330 - XXX 25 4,020 385 1,395 10 2,020 105 90 130 50 55 5 20 - 355 310	175 100 	335 XXX - XXX - 145 - 65 10 5 60 5 30 XXX XXX 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	services 611 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigné (3) 612 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 6130 6133 6135 6139 Assigné (3) 614 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigné (3) 6160 6160 6160 6160 6160 Assigné (3) 619	24 25 27 29 30 31 32 33 34 33 34 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

-						Aç	ge group - G	ircupe d'âge			
	Occupation	Toti	e I	15-24 y - 15-24		25-34 y 25-34		35-44 - 35-44		45-54 45-54	
No.		м	F	М	F	М	F	М	F	Н	F
1 2 3	British Columbia † (continued) 6191 6199 6199	14,915 5,750 1,605	11,080 4,550 520	4,370 3,550 750	1,880 1,185 245	3,060 1,020 395	2,315 1,025 85	2,060 410 135	2,550 895 60	2,090 365 110	2,420 835 65
4	Assigned(3) Major group 71 - Farming, horticultural and animal husbandry	1,020	745	560	145	5,715	3,345	3,940	135	3,590	145 2,515
5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	711 7111(4) Assigned (3) 718/719 7180 7183 7185 7185 7197 7199 Assigned (3) Major group 73 - Fishing, trapping and	20. 380 7. 080 6. 985 95 21. 245 1. 125 2. 615 3. 380 9. 505 795 2. 910 870	1,765 1,745 20 12,255 2,55 1,690 4,185 2,680 XXX 2,625 470	150 125 25 8,150 1,250 1,250 1,250 1,260 3,575 360	3,080 50 500 900 840 XXX 575 125	7,730 710 10 4,995 295 586 715 2,425 175 630 155	210 215 3,135 95 375 1,105 850 XXX 585 80	1,145 1,140 5 2,805 255 250 425 1,440 90 250	455 450 5 2,340 45 375 790 470 XXX 520 75	1,485 1,475 5 2,110 225 225 340 880 80 265 80	2,515 505 505 5 2,010 60 205 780 280 XXX 515 95
17 18 19 20 21 22	731 7311 7313 7319	6,485 6,480 745 4,565 720 370	940 940 XXX 535 340 60	1,235 1,235 15 920 210 85	200 200 XXX 90 90 20	1,760 1,760 155 1,275 225 80	275 275 XXX 125 135 15	1,525 1,525 275 985 175 80	255 255 XXX 165 85	990 990 165 665 75 50	110 110 XXX 95 20
23 24 25 26 27 28 29 30 31	logging occupations 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7518	27,685 27,685 3,195 2,345 8,205 1,015 6,565 2,955 2,215 1,180	1,740 1,740 XXX 330 XXX XXX XXX 730 XXX 45	5,825 5,825 210 915 1,545 105 1,065 1,395 300 280	570 570 XXX 125 XXX XXX XXX 275 XXX 10	9,885 9,885 1,010 890 2,870 395 2,560 1,025 765 370	630 625 XXX 165 XXX XXX XXX 225 XXX 5	6,415 6,415 1,025 335 2,055 265 1,650 370 490 225	335 335 XXX 40 XXX XXX 130 XXX	3,355 3,350 580 135 1,055 145 875 95 365	130 130 XXX XXX XXX XXX 70 XXX 10
333 344 35 36 37 38 39 40 41 42	771 7710 7711 7713 7715 7717 7718 7718	6,870 6,870 1,125 690 1,175 445 1,485 840 865 245	280 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15	1,070 1,070 25 170 185 35 180 210 235 30	80 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5	2,300 2,300 2,555 345 400 145 450 280 330 90	105 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10	1.625 1.630 410 100 245 110 425 175 125 45	50 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 245 1, 250 310 65 225 90 335 80 115 40	15 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gro	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	aveilleur:	s			1
	years 4 ans	65 ar	•	â	dian ge - ge dian	Paid worke  Employ  Employ	yees	Self-en incorp Travai autor	nployed orated lleurs	Self-er unincor Travai autonor constin	lleurs nes non tués en	Travai fami	family kers - Ileurs liaux munérés	Profession	
M	F	М	F	M	F	M	F	corpor	ration	М	F	М	F		
2,865 325 145 100	1,755 560 60 155	470 75 65 85	160 40 - 60	34.6 22.6 25.8 23.6	39.8 35.2 25.9 43.6	14,900 5,740 1,430 980	11,030 4,535 475 735	- 45 15	- 1 5 5	125	35	15 10 5	50 15	Colombie- Britannique * (suite) 6191 6198 6199	1 2 3
4,565 2,000 1,995 2,565 185 220 545 1,010 60 395 155	1,850 385 380 5 1,465 560 195 560 190 XXX 355 70	2,215 1,585 1,540 45 635 40 85 135 180 25 110 50	430 180 175 5 250 5 40 0 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34.9 54.7 54.7 50.6 29.5 40.2 25.4 31.1 29.4 26.7 27.7 29.0	36.6 48.3 48.2 58.7 34.3 34.2 33.7 35.6 30.4 XXX 37.4 38.6	18,065 95 - 90 17,865 740 2,245 2,975 8,045 690 2,430 790	9,500 5 10 9,495 195 900 3,615 2,315 XXX 1,800 380	465 	145 100 - 100 135 5 300 200 300 XXX	9,125 6,985 6,985 270 130 255 1,185 50 210	2,510 1,745 1,745 70 55 90 255 XXX 285 10	675 	1,860 	Assigné (3)  Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné (3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7197 7199 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pěcheurs,	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
700 700 110 525 15 45	65 65 XXX 50 15	275 275 20 195 10 35	30 35 XXX 5 5	36.1 36.1 41.9 35.4 31.0 37.0	34.3 34.3 XXX 37.6 30.5 31.2	3,525 3,525 185 2,425 615 295	600 595 XXX 280 290 25	495 495 155 300 35 10	50 50 XXX 35 10	2,440 2,440 400 1,825 75 65	255 255 XXX 200 20 30	25 25 - 20	40 40 XXX 20 20	trappeurs et travailleurs assimilés 731 7311 7313 7319 Assigné (3) Grand groupe 75 -	17 18 19 20 21 22
1,990 1,990 360 70 610 90 395 75 270 115	80 75 XXX 5 XXX XXX XXX 30 XXX	215 215 15 5 70 10 20 - 25 80	5 5 XXX XXX XXX XXX XXX	32.6 32.6 38.2 27.4 33.4 34.8 33.2 25.3 35.3 32.8	29.3 29.3 XXX 27.2 XXX XXX XXX 28.5 XXX 36.6	24,030 24,030 2,130 2,315 6,945 935 5,840 2,960 1,790	1,625 1,630 XXX 330 XXX XXX XXX 735 XXX 45	1,370 1,370 540 5 395 25 215 - 145 35	20 20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx	2,275 2,280 530 555 50 505 505 280 35	80 80 XXX XXX XXX XXX XXX	55	15 15 XXX - XXX XXX XXX - XXX	Travailleurs forestiers et bûcherons 751 7510 7511 7513 7518 7518 7518 7519 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
505 505 125 20 115 55 100 85 60 45	25 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25 25 5 5 5 5 5 5 5 5	 *** *** *** *** *** ***	34.9 34.9 41.4 29.7 34.6 37.8 37.1 31.8 30.5 35.1	30.1 30.1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 29.5	6,745 6,745 1,095 665 1,155 420 1,480 840 845 245	275 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10	95 95 25 20 15 20 5 -	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	30 35 10 10 5		-	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	ports de et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7711 7713 7715 7717 7718 7719 Assigné (3)	33 34 35 36 37 38 39 40 41

Table 1. (continued)

-											
						Ag	ge group - Gr	oupe d'âge			
	Occupation	Tots	5 l	15-24 15-24		25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	British Columbia † (continued)										
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 1 12 12 13 3 14 4 15 16 6 7 17 18 8 19 19 20 21 12 22 33 33 34 4 25 5 26 6 3 3 1 4 2 4 5 5 4 6 3 3 9 9 4 0 1 4 2 4 2 6 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	813/814 8130 8131 8137 8148 8149 Assigned (3) 815 Assigned (3) 816/817 8160 8161 8179 Assigned (3) 821/822 8210 8213 8215 8217 8221 8221 8223 8226 8227 8228 8229 Assigned (3) 823 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8236 8238 8239 Assigned (3) 825 8256 8251 8255 8256 8251 8253 8256 8251 8253 8256 8251 8253 8256 8251 8253 8256 8251 8253 8256 8258 8259 Assigned (3) 826/827 Assigned (3) 826/827 Assigned (3)	43,685 1,110 415 20 3,080 330 405 420 340 910 75 1,185 325 1,880 265 290 645 50 10,385 950 10,385 950 10,385 1,685 1,986 1,080 1,080 1,080 1,060 375 1,695 1	9.255 50 xxx - 95 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5 6.850 xxx xxx 5 6.850 xxx xxx xxx 5 6.850 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	8.080 145 80 5 500 40 25 15 255 70 5 240 45 85 2.675 66 795 560 405 XXX 20 360 125 125 3.530 95 660 170 140 1.425 840 1.85 640 1.40 1.85 640 1.55 1.10 4.5 2.90 1.35 1.10 4.5 2.90 1.35 1.5 2.90 1.35 1.5 2.90 1.35 1.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3	1,580	13.865 410 170 990 80 150 150 150 240 15 355 90 15 745 80 100 295 615 855 260 XXX 80 150 100 255 110 90 6.440 495 1,365 300 2,075 1,405 1,51 850 80 230 355 175 550 400 50	2, 435 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	9,655 290 110 655 90 90 95 45 200 5 485 75 175 25 2,025 245 415 760 80 XXX 115 485 85 75 115 115 125 245 415 760 90 XXX 115 425 580 91 130 1,465 290 215 280 85 220 355 25 25 25	2, 150 15 XXX 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 100 XXX 320 235 305 180 XXX 115 XXX 140 65 60 275 XXX XXX XXX XXX 100 XXX XXX XXX 110 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6,815 140 35 485 100 55 65 55 190 50 145 55 65 190 50 240 85 65 1,430 240 375 450 70 XXX 50 20 70 80 35 20 3,140 430 430 430 430 55 11,160 305 175 185 40 140 285 30 20 15	1,775 15 XXX 20 XXXX XXX XXX XXX 50 XXX 50 XXX XXX XXX
53 54 55 56 57	831 8310 8311	22.555 5.060 430 315 3.670	790 170 XXX XXX XXX	2,615 495 10 10 380	220 55 XXX XXX XXX	6,790 1,375 130 75 940	220 30 XXX XXX XXX	5,730 1,355 95 115 1,060	145 35 XXX XXX XXX	4,590 1,145 150 65 780	155 45 XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

							Age group -	Groupe d'âge			
	Occupation	Tota	a l	15-24 - 15-24			years - 4 ans	35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 3 3 4 5 6 6 9 1 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8330 8331 8333 8335 8337 Assigned (3) 835 8355 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 8393	380 170 12,970 780 255 1,765 8,595 605 370 1,675 965 450 350 920 350 45 1,925 1,580 65	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	55 10 1,385 40 10 210 50 930 50 40 365 220 95 5 210 70 20 160 85	XXX 10 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 30 XXX 45 XXX	170 45 4,065 185 80 640 95 2,665 195 20 330 120 5 375 175 165 460 400	XXX 	40 20 3,315 240 75 440 1000 2,185 160 65 315 195 80 - 200 65 100 545 475 15	XXX 10 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	85 45 2,590 185; 35 260 50 1,815 110 80 285 125 95 10 115 30 460 345	****  65  *****  ****  ****  ****  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  **
211 222 233 244 256 277 288 299 300 333 344 404 454 464 477 488 497 495 505 515 525 535 556 577 588	Assigned (3) 854 8540 8541 8549 Assigned (3) 855/856 8551 8553 8561 8562 8563 8569 Assigned (3) 857 8571 8573 Assigned (3) 858 8580 8580 8581 8682 8583	71,565 2.825 315 795 335 765 55 9,770 460 4,460 290 1,740 390 1,275 285 4,415 590 2,795 695 185 2,360 XXX 275 900 XXX 275 900 XXX 275 900 XXX 270 65 1,485 550 2,85 80 42,135 4,650 15,390 1,580 850 14,205	10,335 375 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	10,990 490	1,405 45 XXX XXX XXX XXX 120 120 XXX XXX 60 XXX XXX 5 175 XXX 125 XXX XXX 125 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	21,935 870 70 325 75 15 3,005 125 1,385 655 170 385 655 1,380 245 860 200 40 580 XXX XXX 75 15 605 210 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	2,920 135 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	18.360 750 125 190 105 180 20 2.770 255 100 1.385 100 305 70 889 175 520 140 45 535 XXX XXX 40 180 XXX 40 15 295 11.315 1.565 3.480 180 4.445	2.550 120 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	11.950 445 80 85 100 105 1.685 160 70 870 40 215 35 240 30 505 50 335 100 5 425 XXX XXX 65 200 XXX 10 15 145 7,70 40 2,110 280 1,140 2,110 280 125 2,860	2.090 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 45 XXX XXX XXX

Tableau 1. (suite)

_															
	Age gi	roup - Gr	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur	s			
	years - 4 ans	65 a	ars and ver - ns et us	Â	dian ge - ge dian		pyses vé (e) s	Self-en	nployed orated lleurs nomes tués en	Self-er unincor Travai autonor constit corpor	porated lleurs mes non tués en	Travai fami	family kers - !!eurs !iaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
35 40 1,530 210 20 965 80 70 180 95 10 20 20 20 20 50 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 10 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	1,080	90 100 55 100 55 100 100 55	XXX - 5 XXX XXX XXX XXX  XXX  XXX  XXX  XXX	32.5 45.0 37.6 41.3 39.6 35.2 37.7 37.9 33.6 41.8 33.6 27.2 48.5 27.2 48.5 39.8	XXX 35.6 32.8 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	375 155 11,820 640 135 1,660 320 7,825 595 365 1,610 945 430 30 820 310 35 1,855 1,525 60	XXX 20 240 XXX XXX XXX XXX XXX 10 90 XXX XXX 20 20 XXX 20 20 XXX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5 415 65 60 290 5 5 - 40 0 5 10	XXX 	5 10 735 65 115 50 5 485 10 10 20 - 65 35 40 40 40 10 40 10 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	XXX 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	Colombie- Britannique † (suite)  8315     Assigné(3) 833     8330     8331     8335     8337     Assigné(3) 835     8355     8355     Assigné(3) 837     Assigné(3) 837     Assigné(3) 837     Assigné(3) 839     Assigné(3) Grand groupe 85 Trevailleurs spécialisés dans la fabrication le montage et la réparation de produits	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
230 40 65 51 51 51 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	400 5 100 - 200 95 100 5 5 200 5 5 45 5 20 5 5 70 XXXX 15 25 5 XXXX 15 25 5 115 115 115 115 115 115 115 115 115	- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	38.1 38.1 39.5 32.8 36.9 34.3 38.6 37.0 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 34.6 35.8 35.8 31.7 33.9 34.6 37.0 29.5 29.2 29.5 39.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	35.0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	2,730 2,720 285 775 3,550 5,550 5,35 430 3,980 2,85 1,610 280 2,245 3,430 2,245 1,665 2,45 1,665 2,45 1,665 2,45 1,665 2,45 1,665 2,535 1,665 2,75 1,665 2,75 1,665 3,430 2,75 1,665 3,430 2,75 1,665 3,75 1,75 1,665 3,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1	360 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	3.25 15 15 15 15 15 10 10 175 95 20 225 140 45 40 225 XXX XXX 20 95 XXX XXX 20 95 XXX XXX 20 96 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	**************************************	85   15   10   10   30   10   15   11   10   10   10   10   1	15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	10 0	20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	851/852 8510 8513 8523 8529 Assigné (3) 8531 8533 8534 8535 8537 Assigné (3) 854 8540 8541 8549 Assigné (3) 8557 8553 8561 8573 8571 8573 8561 8571 8573 8561 8573 8561 8562 8563 8561 8562 8563 8561 8573 8561 8573 8561 8573 8561 8573 8561	222 224 255 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 33 33 34 44 45 45 46 47 48 49 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

93-112

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

							Age group - (	Groupe d'âge			
	. Occupation	Tot	al	15-24 15-24		25-34 25-34	-	35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 16 17	8590 8591 8592 8593 8595 8599 Assigned (3) Major group 87 - Construction trades occupations 871	1, 100 550 2, 340 1, 125 8, 585 510 2, 840 505 2, 715 895 340 87, 105 1, 670 5, 915	XXX XXX 30 1, 195 XXX XXX XXX 310 340 35	150 60 450 310 1.675 10 55 395 135 705 230 110	XXX XXX XXX 10 225 XXX XXX XXX XXX 75 75 75 420 45 XXX XXX	455 160 560 305 2.630 175 165 835 130 920 300 60 26,605 3,795 265 1,740	XXX XXX XXX 380 XXX XXX XXX 125 100 20 640 85 XXX XXX XXX	215 160 535 225 1,805 185 145 135 455 155 85	XXX XXX -250 XXX XXX XXX 55 75 -495 50 XXX XXX	195 105 410 125 1,330 145 95 500 390 80 45	XXX XXX 15 240 XXX XXX XXX A0 60 10
17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 41 42 43 44	8715 8718 8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 8739 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8785 8785 8786 8787 8793 8795	950 1, 580 1, 445 555 14, 245 2, 220 1, 055 5, 705 4, 125 430 2, 010 8, 415 16, 130 2, 310 4, 730 660 2, 115 5, 865 1, 270 645 350 7, 525 4, 870 2, 130	XXX XXX XXX 5 325 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	130 445 315 90 110 1.190 260 2790 260 10,600 425 2.175 235 130 200 640 6590 185 125 125 125 130 200 640 659 100 650 100 650 100 100 100 100 100 100 100 1	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	310 550 335 336 175 4.260 445 275 1.825 1.310 18,545 2.350 5.430 5.350 2.40 895 1.195 230 1.720	XXX XXX XXX 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	180 180 340 220 85 4,695 855 1,735 1,380 13,310 2,485 520 920 95 405 1,605 1,605 1,605 1,255 1,25 90 1,205 1,045 400	XXX XXX XXX 5 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	180 270 130 110 2.840 575 235 875 830 65 105 10,340 1,870 2,785 405 220 340 770 75 240 1,095 230 75 55 1,080 845 260	XXX XXX XXX 75 XXX XXX XXX XXX X
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	operating occupations 911 9111 9113 Assigned (3) 913 9130 9131 9133 9135 Assigned (3) 915	55,285 3,015 1,845 780 90 4,185 690 1,215 1,120 990 110 5,960 2,150 880 1,695	3,890 255 XXX XXX 155 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7.920 235 100 75 15 375 15 60 195 75 20 630 100 45	860 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	16,570 795 485 180 30 1,330 190 325 335 440 25 1,405 400 190 540	1.335 120 XXX XXX 5 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	14,590 1,130 735 290 30 1,010 190 305 245 250 10 1,485 555 255 370	885 30 XXX XXX 40 XXX XXX XXX XXX 5 5 50 XXX XXX	9,760 620 400 165 5 750 150 230 215 100 20 1,300 635 195 265	580 35 325 327 35 327 35 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327

Tableau 1. (suite)

	Age gr	oup - Gro	upe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	ıvailleur	s			T
	yearm - 4 ans	65 year ove - 65 an plu	er s et	Â	lian ge - ge lian	Paid works		Self-emincorpor Travai Buton constit	ployed prated lleurs lomes ués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non ués en	Unpaid work Travai famil non rén	lleurs	Profession	
M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		No
75 60 350 150 1,040 120 55 435 50 220 110 35	XXX XXX XXX - 85 XXX XXX XXX XXX 15 15	10 10 40 10 100 20 - 30 - 35 10 5	XXX XXX XXX - 155 XXX XXX XXX XXX - 10	33.3 37.9 37.6 32.8 34.5 42.2 37.0 37.5 33.2 31.6 31.7 34.5	XXX XXX 29.5 34.3 XXX XXX XXX 30.5 34.1 46.5	1,040 480 1,995 1,090 7,350 525 310 2,385 500 2,465 720 315	XXX XXX 300 880 XXX XXX XXX 235 250 25	5 20 100 15 265 55 35 95 - 25 45 5	XXX XXX XXX 70 XXX XXX XXX XXX 15 25 5	55 45 250 20 930 75 165 350 - 195 130 15	XXX XXX - 205 XXX XXX XXX XXX 50 60	5 - 45 - 10 - 30	XXX XXX 30 XXX XXX XXX 10 5	Colombie- Britannique † (suite)  8585 8588 8589 Assigné (3) 859 8590 8591 8592 8593 8595 8599 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9,360 1,725 290 780 155 115 195 125 66 1,195 280 135 440 235 5 6,445 1,185 2,045 210 85 55 59 90 685 115 35 550 415	115	720 50 	10 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	36. 2 38. 0 44. 3 3. 2 36. 6 2 38. 0 35. 8 35. 8 35. 8 35. 8 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 1 37. 2 37. 3 37. 1 37. 2 37. 3 37. 1 37. 2 37. 3	32.9 31.2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	68,750 11,490 1,275 4,950 900 1,585 1,450 825 505 13,065 1,775 1,060 5,005 4,115 425 3,755 45,185 3,900 12,190 1,405 725 1,510 3,250 1,775 4,835 1,245 5,20 3,40 7,490 3,530	1,580 205 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	5,635 705 265 350 30 - - 40 25 590 285 - - 15 4,340 2,090 800 130 50 125 125 15 65 385 10 50 110	70  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX	11,615 810 125 595 25 20 590 155 155 10,215 2,420 3,125 470 40 680 1,275 270 685 20 75 20 75 20 680 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,5	205	110 5 - - - - 105 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	50 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8715 8719 Assigné (3) 873 8730 8731 8733 8735 8739 Assigné (3) 8784 8786 8787 8780 8781 8782 8788 8788 8788 8788 8788 8788	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 32 33 33 34 40 41 42 43 44
5,895 215 110 65 10 710 140 285 130 120 30 1,070 450 180 215	195 5 5 200 200 200 200 200 200 200 200 20	550 10 10 5 10 - 10 - 10 - 70 20 20 10	30 	36.7 38.7 39.0 39.1 33.6 38.3 41.8 41.8 35.7 34.0 44.1 40.9 44.9	32.6 30.1 XXX 31.5 30.5 XXX XXX XXX 39.5 32.3 XXX XXX	48, 485 2, 920 1, 770 775 90 4, 180 690 1, 210 1, 125 990 105 5, 710 2, 020 885	3,580 250 XXX XXX 15 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	2.135 50 40 	85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	4,620 45 35 15 - - - 125 60	195 - XXX XXX - - - XXX XXX XXX XX	50	30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 9113 Assigné(3) 9130 9131 9133 9135 9135 Assigné(3) 915 15 9151 9151 9153	45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						A	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	4-	15-24 - 15-24		25-34 25-34		35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	British Columbia † (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9175 9179 Assigned (3) 919	275 745 210 41,600 1,510 4,035 3,240 28,955 2,650 1,215 530 335 10	XXX XXX - 3, 130 XXX 585 425 1,085 810 105 95 XXX	40 135 20 6,580 70 120 450 5,030 640 270 95 55 5	XXX XXX - 690 XXX 30 80 365 200 15 20 XXX	80 155 40 12,920 395 860 1,275 9,085 965 340 120 65 5	XXX XXX 1, 015 XXX 160 155 325 285 40 35 XXX	70 175 60 10,850 480 1,465 760 7,425 510 215 115 70 5	XXX XXX 745 XXX 215 75 215 155 40 10 XXX	55 130 25 6,970 350 885 410 4,885 290 145 115 70	XXX XXX 465 XXX 140 70 110 120 10 30 XXX
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 9319 Assigned (3) Major group 95 - Other crafts	26,390 26,390 1,895 1,645 8,800 5,520 2,705 4,420 450 895	4,600 4,605 XXX XXX 415 XXX 3,295 350 XXX 215	6,220 6,225 165 145 1,885 745 1,220 1,655 120 250	945 945 XXX XXX 100 XXX 630 115 XXX 60	8, 235 8, 235 450 485 2, 670 2, 025 765 1, 430 140 265	1,360 1,365 XXX XXX 145 XXX 945 95 XXX	4,965 4,965 475 365 1,850 1,990 305 650 85 145	1,110 1,110 xxx xxx 90 xxx 810 65 xxx 30	3,945 3,945 450 350 1,400 940 195 415 65	770 775 XXX XXX 40 XXX 605 50 XXX 30
24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41	951 9510 9510 9511 9512 9517 9519 Assigned (3) 953 9530 9531 9539 Assigned (3) 955 9551 Assigned (3) 959 9591 Assigned (3)	9,545 3,790 360 350 1,590 315 545 125 4,130 630 430 2,940 130 955 340 25 665 560 15	3,025 2,010 XXX 540 XXX 455 460 70 XXX XXX XXX 195 195 XXX 10 755 665 35	1, 195 615 10 35 210 90 180 10 19 15 155 155 210 90 170	740 405 XXX 110 XXX 45 145 20 5 XXX XXX XXX 20 5 20 20 5 XXX XXX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2,785 1,070 70 60 480 90 180 30 1,170 65 95 965 45 355 145 10 190	1,090 755 XXX 235 XXX 170 140 35 35 XXX XXX XXX XXX 220 200 5	2,370 920 90 100 440 75 85 15 1,115 125 770 25 170 45 170 130 5	865 475 XXX 140 XXX 110 105 15 20 XXX XXX XXX XXX 135 XXX 135 120 5	1,835 790 130 125 325 55 45 800 195 115 490 - 155 35	355 265 XXX 55 XXX 65 60 10 5 XXX XXX XXX 20 XXX 55 45 5
43 44 45	991 9910	16,375 16,375 480	2,945 2,945 XXX	5,165 5,165 15	855 855 XXX	4,165 4,160 105	905 905 XXX	2,670 2,670 165	525 525 XXX	1,920 1,925 100	370 370 XXX
46 47 48 49 50 51 52	9921 9922 9923 9924 9925 9926	7,460 1,920 860 1,095 1,345 790 1,440 7,670	1,305 485 XXX XXX 305 XXX XXX 1,460	3,055 655 275 600 665 185 675	410 80 XXX XXX 95 XXX XXX 400	2,040 610 245 290 295 250 355 1,860	420 190 XXX XXX 95 XXX XXX 445	950 255 185 85 145 115 175	185 90 XXX XXX 40 XXX XXX 280	660 195 80 60 85 115 125 1,075	180 70 XXX XXX 30 XXX XXX 170

Tableau 1. (suite)

Age gr	roup - Gr	oupe d'âg	je			Class	of worker	- Catégo	rie de tr	svailleur:	s			
55-64 years 55-64 ans	65 a	ers and ver - ns et us	â	dian nge - nge dian		ers - Trava pyees - yé(e)s	Self-er incorp Travai	nployed orated lleurs nomes tués en	Travai autonor consti	nployed porated - lleurs mes non tués en ration	Travai fami	family kers - illeurs liaux munérés	Profession	
M F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
40			25.0										Colombie- Britannique † (suite)	
40 XXX 140 XXX 55 175 185 XXX 645 30 255 35 2.365 50 210 40 155 5 90 - 75 XXX	5 10 450 20 60 75 180 35 90	XXX XXX 30 XXX 5 10 10 10	37.6 38.8 42.2 35.7 40.5 41.6 33.6 35.0 31.6 34.4 39.2 41.0 29.5	33.1 XXX 39.3 33.1 29.8 31.8 34.4 32.7 XXX 49.5	265 695 195 35,175 660 3,985 2,660 24,345 2,410 1,115 505 310	2,825 2,825 XXX 575 365 960 760 85 95 XXX	1,940 425 10 120 1,325 40 15 15	85 XXX - 85 XXX - 15 30 10 5 - XXX	10 10 15 4,430 425 35 450 3,250 210 65 15	185 185 10 40 40 35 15 -	50  10 35 5	30 XXX 5 10 10 5 - XXX	9157 9159 Assigné (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné (3) 919 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2,900 395 2,900 400 335 XXX 285 XXX 980 25 695 XXX 200 290 245 30 40 XXX 100 25	120 120 15 5 25 30 15 25 -	20 20 XXX XXX 10 XXX 10 - XXX	33.0 33.0 41.5 39.6 34.0 34.5 26.3 28.4 32.1 31.8	34.5 34.5 XXX XXX 31.9 XXX 35.3 30.9 XXX 31.7	25,995 25,995 1,710 1,610 8,795 5,395 2,695 4,405 440 885	4,540 4,540 XXX XXX 410 XXX 3,250 340 XXX 210	135 135 60 20 - 55	10 15 XXX XXX - XXX 10 - XXX	230 225 120 15 - 70 5	25 25 XXX XXX - XXX 15 - XXX	35 35 - - 10 15 - 5	25 30 XXX XXX 15 10 XXX	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 9319 Assigné(3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1, 255 160 345 105 65 XXX 30 - 120 XXX 25 55 35 10 25 5 805 5 165 XXX 665 XXX 540 XXX 35 - 70 10 25 XXX - 70 10 25 XXX - 70 10 25 XXX	110 45 5 - 10 15 15 10 5 5 25 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 10 -	10 5	37.8 36.8 45.6 42.5 331.7 29.8 46.8 40.8 40.8 39.1 37.0 32.0 29.9 34.0 32.0 29.9 34.0 30.7 49.5	31.6 32.5 XXX 31.4 X35.4 30.6 31.9 XXX XXX XXX XXX 31.0 XXX 25.9 28.9 28.2 23.3	8,990 3,490 250 335 1,495 310 490 110 4,070 620 430 2,895 125 930 340 25 495 495	2,780 1,820 1,820 2,780 480 XXX 435 400 80 65 XXX XXX 190 XXX 10 705 620 30	315 190 90 15 45 - 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	55 40 XXX 10 XXX 5 15 	215 100 15 5 40 - 25 5 25 - 25 - 20 - 80 45	150 125 XXX 35 XXX 50 10 10 - XXX XXX XXX 10 XXX 10 10	25 10 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	40 15 XXX 5 XXX 10 	qualifiés et conducteurs de machines 951 9510 9511 9512 9517 9519 Assigné (3) 953 9530 9530 9531 9539 Assigné (3) 955 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959 9591 Assigné (3) 959	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2, 150 230 2, 150 230 90 XXX	310 310 -	55 55 XXX	31.8 31.8 41.5	31.3 31.3 XXX	15,590 15,590 370	2,755 2,755 XXX	230 235 60	30 30 XXX	500 505 50	125 125 XXX	50 50	30 30 XXX	non classés ailleurs 991 9910	43 44 45
700 85 205 50 75 XXX 50 XXX 140 25 120 XXX 1,250 140	55 5 10 20 - 15 200	,	27.8 29.6 30.8 23.6 24.7 32.9 25.8 35.4		7,445 1,925 860 1,095 1,335 790 1,435 7,035	1,285 490 XXX XXX 300 XXX XXX 1,305	170	xxx xxx xxx xxx 30	430	XXX XXX XXX XXX 115	20 - 5 - 10 - 35	20	9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9918	46 47 48 49 50 51 52 53

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

## Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

							Age group -	Groupe d'âge			
	Occupation	To	taïl		years - 4 ans	25-34	years 		years - 4 ans	45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1	British Columbia † (concluded) Assigned(3)	690	120	235	40	130	20	90	25	70	20

Tableau 1. (suite)

	Age gr	roup - Gre	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	rie de tra	vailleur	\$			
						Paid works	ers - Trava	lleurs re	munérés	Calf	om Lavor d				
	years - 4 ans	65 ar	ers and er ns et us	A	lian ge ge lian		oyees - yé (e) s	incorp Travai autor	nomes Lués en	Self-em unincor Travai autonom constit corpor	lieurs nes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
100	-	55	10	32.4	33.7	665	115	,	-	25	5	-	-	Colombie- Britannique † (fin) Assigné(3)	1

1 - 207

Table 1. (continued)

Labour Force 15 years and over by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Age Groups and (b) Class of Worker, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

_											
							Age group -	Groupe d'âge			
	Occupation	Tot	al	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34	•	35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Yukon										
1	Total labour force Occupation - Not applicable(1)	7,845	6,020 110	1,505	1,385	2,480	2,055	2,075 15	1,545	1,090	700 5
3	All occupations (2)	7,690	5,910	1,435	1,330	2,435	2,030	2,060	1,520	1,080	695
4 5 6 7 8 9	Assigned (3) 117 Assigned (3) Major group 21 - Occupations in	1,000 195 5 710 30 100 5	620 70 10 395 15 160	35 - - 30 5 5	55 15 - 30 5 10	290 40 - 225 10 25 5	230 20 - 130 - 80 5	360 100 5 215 5 45	230 10 - 160 5 60 5	220 30 - 180 5 10	75 15 - 60 5 5
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21		420 85 5 30 - 120 - 150 5	135 15 - 30 - 15 - 45 10	35 5 5 5 - 5 - 20	15 5 15	130 30 - 20 - 25 - 50 5	85 10 - 20 - 10 - 20 5 25	155 25 - 15 - 85 - 55	30   10 10 10	65 15 - - 20 - 15 -	-
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Assigned (3) 235 Assigned (3) 239	160 15 - 70 55 55 15	330 10 210 10 30 - 50	10 - 10 - - - -	55 - - 45 - - 10	85 5 20 25 - 10	120  75 5 15  25	60 10 - 30 5 15 - -	100 5- 55 55 15 10 - 10	20	30  10   5  10
33 34 35	251	40 40 -	15 15 5	-	- - -	10 10 -	-	10 10 -	- - -	5 5	15 15 5
36 37 38 39 40 41 42	related occupations 271 Assigned (3) 273 Assigned (3) 279	220 - 160 20 55	440 - - 365 10 75	15 - - 10 -	25 - - 15 - 10	80 - - 60 10 20	150 - - 120 5 30	80 - 65 5 15	175 - - 145 - 30	40 - - 25 5 15	75 - - 75 - 5 -

Tableau 1. (suite)

				vailleurs	ie de tra	- Catégor	f worker	Class o				oupe d'âge	oup - Gro	Age gr	
	Profession	lleurs iaux	Unpaid work Travai fami non rés	oorated Heurs es non ués en	Self-em unincorp Travail autonom constit corpore	oloyed brated leurs omes ués en	Self-em incorpor Travail auton constit corpor		Paid worke  Emplo  Employ	-	aç Âç	er is et	65 yea ov 65 ar pl	years - 4 ans	
,		F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	Yukon														
1	Population active totale	20	10	265	645	115	400	5,510	6,635	32.4	34.3	30	70	305	630
2	Profession - Sans objet (1)		-	-	-	-	-	-	-	24.4	25.6	-	5	-	10
11 -	Toutes les professions (2) Grand groupe 11 Directeurs, gérants, administrateurs et personnel	20	10	265	645	115	400	5,515	6,635	32.5	34.4	25	70	305	615
4 5	assimilé 111	-	-	45	85	50	140	525 70	775 195	35.4 34.0	<b>39</b> .3	5 -	5 -	15 : 10	90
6 7	Assigné (3) 113/114	-	-	40	80	50	125	10 305	505	58.3 36.8	57.0 39.1	10	-	10 5	55
9	Assigné (3) 117	-	-	-	5	-	15 15	10 155	20 75	36.2 32.6	<b>4</b> 2.0 <b>3</b> 9.0	-	5	-	10 15
21 - du	Assigné (3) Grand groupe 21 Travailleurs des sciences naturelles, du génie et des	~		-		-	-	10	5	38.3	29.5	-	-	-	-
12	mathématiques 211	-	-	10	25 10	-	5 5	125	390 65	30.4 29.9	37.1 37.0	-	5 -	-	20 5
14	Assigné (3) 213	-	-	-	-	-	-	25	35	29.7	24.5 32.7	-	-	-	-
16	Assigné (3) 214/215 Assigné (3)				5	-	-	15	110	36.6	39.7	-	-	-	10
18	216 Assigné (3)	-	-	5 5	5	-	-	35	150	28.5 36.2	35.2 24.5	-	-	-	5
20 21	218 Assigné (3)		-	-	5	-	-	30	35	31.0	44.8	-	5 -	-	
	Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des sciences sociales et domaines connexes 231	1	-	10	35	-	5	320 10	120 15	33.8 38.8	34.9 37.5			35	
25	Assigné (3) 233	-	-	- 5	-	-	-	215	65	32.8	34.3		-	25	-
27	Assigné (3) 234	- 1	-	15	25	-	5	5 20	25	39.5	34.5 37.5	-	-	5	-
29	Assigné (3) 235		-	-	-	-	-	- 50	5 10	32.2	39.5 31.5	-	-	- 10	-
31	Assigné (3) 239		-	-	5	-	-	30	-	40.6	31.5	-	-	-	-
25 -	Assigné (3) Grand groupe 25 Membres du clergé et assimilés	-	-	-	5	-	-	20	35	39.5		-			
27 -	251 Assigné (3) Grand groupe 27 Enseignants et personne!	-	-	-	5	-	-	15	35	49.9 49.9 49.5	42.2	-	5 5	5 5 -	10
36	assimilé 271	-	-	5 -	-	-	-	435	215	37.2	36.0	-	-	20	-
39	Assigné (3) 273	-	-	-	-	-	-	370	160	37.8	36.7	-	-	-	-
41	Assigné (3) 279		-	10	-	-	-	15	20	54.5 34.2	36.7 34.5 34.0	-	-	15 5	-
) 42	Assigné (3)	-	-	-	-	-	-	12	-				-	-	-

Table 1. (continued)

						A	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 y - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 35-44	1	45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
(palmate) limite	Yukon (continued)										
1 2 3 4 5 6	313 Assigned (3)	50 20 - 10 - 15 -	265 - - 190 15 75 15	-	20	20  15  10	120 - 80 15 35	15 15 - - - 5	115 - - 85 - 35 15	5 5 -	- - 5 -
8 9 10 11 12 13 14 15	331 Assigned (3) 333 Assigned (3) 335 Assigned (3) 336/337	125 10 - 50 - 15 - 50 50	95 30 5 20 - 20 -	20 - - 5 - - - 10 5	25 10 - 5 - 5 - 10	60 5 - 20 - 15 - 15 - 15	40 10 - 15 - - 10	20 5 - 10 - -	25 10 - - 10 -	10	
17 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 28 33 33 33	Major group 41 - Clerical and related occupations 411 Assigned (3) 413 Assigned (3) 414 Assigned (3) 415 Assigned (3) 416 Assigned (3) 417 Assigned (3) 417 Assigned (3) 417 Assigned (3) 419	385 5 XXX - 60 XXX 5 20 - 180 5 - 45 - 70	1,935 525 420 20 660 340 35 70 - 50 55 - 190 15 375	125 	420 105 75 5 180 40 10 5 - 15 - 40 10 60 60	130 XXX - 20 XXX 5 - 75 - 15 - 20	695 175 150 210 135 5 40 - 25 - 75 5	80 5 XXX 5 XXX 5 15 - 25 - 10 10	490 160 135 10 165 120 10 25 - 10 - 15 - 30 - 85	35 XXX 5 XXX - - 5 5 15	255 60 45 5 80 45 - - - 5 - - 5 - - - - - - - - - - -
34 33 33 33 34	Major group 51 - Sales cocupations 513/514 Assigned (3) 7 Assigned (3) 9 519	475 430 50 35 - 5	400 350 20 45 -	125 126 25 - - - -	120 115 5 - -	140 125 20 10 - 5	105 95 10 10 -	115 95 - 20 -	70 45 - 25 - -	40 40	70 65 5 - - 5
4 4 4 4 4	2 611 3 Assigned (3) 4 612 5 6125 6 Assigned (3)	735 270 30 190 XXX 10 30	1,310 50 - 655 310 55 250	250 25 - 115 XXX 10 5	500 10 - 300 210 25 65	235 130 20 30 XXX 5	360 25 - 195 75 10 65	145 80 10 25 XXX	210 5 - 75 15 5 60	65 35 - 10 XXX	140 - - 55 10 5 40

Tableau 1. (suite)

			vailleurs	ie de tra	- Catégor	f worker	Class o				oupe d'âge	oup - Gro	Age gr	
Profession	lleurs imux	Unpaid work Travail famil non rém	leurs es non ués en	Self-em unincorp Travail autonom constitu	ployed brated leurs omes ués en	Self-em incorpor Travai auton constit corpor		Paid worker  Employ  Employ	je je	Med aç Âç méd	er ıs et	65 yea ov 65 ar pl	years - 4 ans	
	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
Yukon (suite)														
Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 Assigné (3) 313 Assigné (3) 315/316 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines ertistique et	-	-	-	5 5	-	15 15 - - - -	270 - - 185 10 75	30 5 - 15 - 10	34.6  35.2 29.9 33.2 39.5	38.0 44.5 30.9 33.1	-	5 5	10 - - 15 - -	5
littéraire et personnel assimilé 331 Assigné (3) 333 Assigné (3) 335 Assigné (3) 336/337 Assigné (3) Grand groupe 41 - Employés de	- 1	-	20 5 5 - 5 - 5	35 - 20 - 15	5	15 5 - 5 - - -	75 30 - 20 - 10 -	75 10 - 20 - 15 - 30	29.4 28.4 29.5 28.4  37.2  28.1	31.2 30.1  31.0  30.2  33.2 24.5	-	5 5	-	5
bureau et treveilleurs assimilés 411 4111 Assigné (3) 4131 Assigné (3) 414 Assigné (3) 415 Assigné (3) 416 Assigné (3) 417 Assigné (3) 417 Assigné (3) 419 Assigné (3)	555111111111111111111111111111111111111	xxx	15 10 10 10 5	XXX 5 5 XXX	15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	\$ XXX XXX	1,895 515 405 20 640 325 35 70 - 55 5 5 190 20 370 20	380 10 xxx - 50 xxx - 25 - 180 5 - - 50 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0	32.4 33.5 33.4 41.4 31.6 29.5 32.1  30.7 29.3  31.6 22.4 33.7 29.5	29.7 37.5 XXX  25.1 XXX 32.0 38.1  26.8 19.5  35.3	5 5 5	XXX XXX	70 15 10 5 20 10 10 5 5 5 5 5 5 20	15 XXX XXX 10
spécialisés dans la vente 513/514 Assigné (3) 517 Assigné (3) 519 Assigné (3) Grand groupe 61 - Trevailleurs	5	-	20	35 25 - 5 -	20 20 -	60 55 - - - -	360 310 20 40 - 5	385 345 45 35 - 10	32.4 30.6 27.8 39.5  50.5	32.7 32.0 22.6 39.3  28.5		10 5	35 30 - 10 -	50 40 - 10 -
spécialisés dans les services 611 Assigné (3) 612 6125 Assigné (3) 613	5	5 5 - - XXX	90	20 	25 - - 15 - - 10	20 - - XXX	1,190 45 630 310 50 240	695 270 30 175 XXX 10 15	28.8 30.8 25.8 21.8 23.8 32.9	29.6 33.3 31.6 22.7 XXX 20.9 30.9	- - - - - 5	10 - - xxx	100 10 - 30 - 15	35 - 10 XXX - 5

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						A	ige group - 6	Groupe d'âge			
	Occupation	Tota	o I	15-24 y		25-34 - 25-34		35-44 35-44		45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Yukon (continued)										
1 2 3 4 5 6 7	Assigned (3) 614 Assigned (3) 616 Assigned (3) 619 Assigned (3) Major group 71 - Farming, horticultural and animal	25 - 5 - 215 15	30 185 20 35 5 130 5	15 - - 90 5	10 80 10 	10 - - 50 10	15 45 - - 30	40	35 15 5 25	20	15 5 5 20
8 9 10	husbandry occupations 711	155 40	35 5	55 5	15	30	10	30 15	5 5	20 15	-
10 11 12	Assigned(3) 718/719 Assigned(3) Major group 73 - Fishing, trapping and	110	25 5	50	10 5	35 15	10	10	-	10 5	5
13 14 15	related occupations 731 Assigned(3) Major group 75 - Forestry and	25 20	5	5	-	-	5 -	10 5 -	- 5 -	5	5 -
16 17 18	logging occupations 751 Assigned (3)	160 165 15	5	50 50 -	5	45 45 5	- - 5	30 35 -	-	20 20 -	-
19 20 21	Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 Assigned (3)	330 335 10	25 25 -	65 70 -	5 5 -	85 90 10	5 -	85 85 5	10 10	55 55 -	- - -
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Assigned (3) 813/814 Assigned (3) 815 Assigned (3) 816/817 Assigned (3) 821/822 Assigned (3) 823 Assigned (3) 825 Assigned (3) 826/827 Assigned (3) 829	145 40 - - - 20 - 10 - 30 - 30 5 5 - -	50 15 5 5 - - - 25 - - -	40 15 5 - - - 10 - - - -	15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	30 5 - - 5 - 10	15 5	40 10 - - 5 - 5 - - - - - - - - - - - - - -	15	10 5	

Tableau 1. (suite)

		Age gr	oup - Gr	oupe d'âg	е			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur:	5			
_		years - 4 ans	65 a	ers and Ver - ns et us	â	lian ge ge Jian	Emplo	pyees yé(e)s	Self-er incorp Travai autor constit	nployed orated lleurs nomes	Self-er unincor Travai autonor constis	lleurs nes non ués en	word Travai fami	family kers - lleurs liaux munérés	Profession	
-	M	F	М	F	М	F	М	F	Corpoi	F	М	F	М	F		No
_															Yukon (suite)	
	15	15 - 10 - 25 5	5	-	25.0	25.6 27.9 23.9 43.3 39.5 35.3 39.5	15 - - 210 15	25 130 15 25 5 120	5 - 5		-	55 - 10 - 10	- - - - -	5	Assigné (3) 614 Assigné (3) 616 Assigné (3) 619 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6
	15 10	5 5 -	-	-	31.8 47.2  26.2 28.6	28.0 39.5  25.1 19.5	105 - - 100 35	20 - - 20 5		1 4 1 1	45 40 - 5	10 5 -	5 5	5 5 -	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 Assigné (3) 718/719 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pêcheurs,	8 9 10 11 12
			5 5 -	-	42.8 42.8	44.5	-		-	-	20 20 -		5 5 -	5	trappeurs et travailleurs assimilés 731 Assigné(3) Grand groupe 75 - Travailleurs	13 14 15
	10 10 5	-	5 5 -	-	31.2 31.2 32.0	29.5	135 135 10	5 5	5 5 -	-	20 20	5	-	~	forestiers et bücherons 751 Assigné(3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de	16 17 18
	30		- 5 -	-	35.6 35.6 32.8	35.4	320 320 10	20° 25 -	10 10 -		-	-	-	-	puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs	19 20 21
	25	55			42.8	30.1 22.8 19.5 39.5	125 40 	45 15 10 5 - - 20 - - - -	10		10	5			des industries de transformation 811 Assigné (3) 813/814 Assigné (3) 815 Assigné (3) 816/817 Assigné (3) 821/822 Assigné (3) 823 Assigné (3) 825 Assigné (3) 826/827 Assigné (3) 829 Assigné (3)	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						ţ.	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	a I	15-24 15-24	1	25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Yukon (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9	833 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839	100 5 - 90 - 5 - -		15 - - 10 - 5 - -	-	35 - - 35 - - - -		30 5 - 20 - - -	-	20	-
12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	851/852 Assigned (3) 853 Assigned (3) 854 Assigned (3) 855/856 Assigned (3) 857 Assigned (3) 858 Assigned (3) 859 Assigned (3) 869 Assigned (3) Major group 87 -	705 - - 75 - 25 - - - 20 - 555 40 30	50 - - - - 5 - - 25 - - - - - - - - - - -	120   10     90 5	5	220 	25 - - - 10 - - - 10	175 - - 5 - 10 - - - 145	5	100 	10 - - - - 5 5 - - -
27 28 29 30 31 32 33 34	871 8711 Assigned (3) 873 Assigned (3) 878/879 8781 Assigned (3) Major group 91 -	1,360 465 265 25 190 10 710 330	50 20 XXX 5 - - 25 XXX	225 65 25 5 15 - 140 55 20	10 10 XXX 5 - - - XXX	495 150 95 5 65 5 275 130 25	20 10 XXX - - 15 XXX	350 130 85 5 65 5 155 70 20	10 	190 75 30 5 25 10 90 50	xxx - - - xxx
38 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	911  Assigned (3)  913  Assigned (3)  915  Assigned (3)  917  9175  Assigned (3)  919	585 125 5 5 15 15 430 305 25 5	55 15 - - 5 5 35 XXX	100 25 - - 5 - 70 55 - -	5 - - - - - - - - - - - - -	165 35 5 5 5 - 120 100 5	25 10 - - 5 5 10 XXX	180 40 - - 5 - 130 80 15	15 	80 15 5 - - - - 60 40 -	5 - - - - 5 XXX

Tableau 1. (suite)

				vai Haure	ie de tra	- Catégor	f worker	Class			В	oupe d'âge	oup - Gro	Age gr	
								ers - Travai	Paid works						
	Profession	family kers - lleurs liaux aunérés	Travai fami	lleurs es non ués en	Self-em unincorp Travail autonom constit corpor	lieurs lomes ués en	Self-em incorpor Travai autom constit corpor		Employ Employ	-	aç Âç	er ns et	65 yea ov - 65 ar pl	years - 4 ans	
N°		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	Yukon (swite) Grand groupe 83 -														
1 2	Usineurs et travailleurs des domaines connexes 831	-	-	- 1	25	- 5	5	-	75 5		34.5 39.5	-	-	-	5
3	Assigné (3) 833	-	-	-	25	-	-	-	70		34.5	-	-	-	-
5 6 7	Assigné (3) 835	-	-	-	5	-	-		5		22.8	-	-	-	-
8 9	Assigné (3) 837 Assigné (3)	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-
10	839 Assigné (3) Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la	-	-	-	-		-	-	5			-	-	Ž	-
12 13 14	fabrication, le montage et la réparation de produits 851/852 Assigné (3)	-	-	15	100	-	30 - -	30	575 - -	32.3	35.3		-	10	90
15 16 17	853 Assigné (3) 854	-	-	5	5 - 15	- - 5	-	-	65 - 10	30.8	30.7	-	-	-	10 - 5
18 19	Assigné (3) 855/856	5	-	5	-	-	-	15	-	44.5		-	-	- 5	-
20 21 22	Assigné (3) 857 Assigné (3)	-	-	-	5	-	-	5 :	10	49.5	31.8		-	-	-
23 24 25 26	858 Assigné (3) 859 Assigné (3)	-	-	5	65	-	30	5 - 10 -	460 40 25	30.8	36.0 31.3 36.4	-	-	-	65 5 10
27 28 29	Grend groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8711	- - XXX	5	5 ~	125 15	- - XXX	70 15	45 20	1,165	29.3 24.5	33.8 35.9	-	15 5	-	95 45
30	Assigné (3) 873	-	-	-	5	^^^	5	XXX   5 -	245 20 180	22.8 	35.6 44.5 36.2	XXX - -	-	XXX	20 5 15
32 33 34 35	Assigné (3) 878/879 8781 Assigné (3)	XXX	-	5 XXX -	105 50 10	xxx 	50 30	25 XXX -	10 560 255 55	31.2 XXX	46.2 32.2 32.7 30.5	XXX	10 10	- XXX -	40 15 5
36 37	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911	-	-	-	40	-	15 5	55 15	530 115	33.1 29.9	36.1 35.0	-		-	60 5
38 39 40	Assigné (3) 913 Assigné (3)	-	-	-	-	-	-	- :	10 5		48.5 29.5	-		-	-
41	915 Assigné (3)	-	-	-	-		-	5 ~	5 15 5	32.0	29.5	-	-	-	-
43	917 9175	XXX		XXX	35 25	- XXX	10 10	35 XXX	385 275	36.4 XXX	36.6 35.0	- xxx	5		55 40
45 46 47	Assigné (3) 919 Assigné (3)	-	-	-	10	-	-	-	15 10 5		38.8 34.5	-	-	-	-

Voir note et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 1. (continued)

						,	Age group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	вІ	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 - 35-44	. 1	45-54 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	м	F
1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15	Assigned (3) 959 Assigned (3) Major group 99 - Occupations not elsewhere classified 991	150 150 10 10 10 -75 10 15 - - - 270 270 15	10 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 15 5 20 20 20	55 55 5 5 30 5 - 20 - 10 - 75 75	10 10	10 10 - 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15 15	20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	55.

Tableau 1. (suite)

		Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur				
-							Paid works	ers - Travai			10 00 110					
		years - 4 ans	65 yea ov 65 as pi	- is et	Â	dian ge ~ ge dian	Employ Employ		incorp Travai autor constit		Self-en unincor Travai autonor constit corpor	lieurs nes non tués en	Travai fami	family kers - lleurs liaux nunérés	Profession	
_	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
	555- -200- 		5	555.	28.1 28.1 23.5 40.5 27.5  39.5 	23.8 24.9  19.5 	145 145 10 10 10 5 80 10 15 - - - 260 260 15	15 15 15 - - - - - - - - - - - - - - - -			10 10				Yukon (fin)  Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés. n.c.a. 931 Assigné (3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines 951 Assigné (3) 953 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959 Assigné (3) Grand groupe 99 - Travailleurs non classés ailleurs 991 Assigné (3)	123 456789 10112 131415

Table 1. (continued)

						Aş	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tot	B	15-24 - 15-24		25-34 - 25-34		35-44 y - 35-44		45-54 y - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Northwest Territories										
2	Total labour force Occupation - Not applicable(1)	14,230 375	10,140	3,170 220 2,950	2.755	4,995 55 4,935	3,620 105 3,510	3,460 40 3,420	2,280	1.705 35	1,015 30 985
4 5	Major group 11 - Managerial, administrative and related occupations	13,855 2,030 380	1,020	150	95 10	650 90	435 60	750 160	315 50	325 85	105 15
6 7	Assigned (3)	5 1, <b>2</b> 95	10 655	95	65	405	10 270	490	195	205	75
8 9 10 11	(1151-1158) Assigned (3) 117 Assigned (3) Major group 21 - Occupations in natural	275 50 355 30	XXX 15 230 5	15 5 45 15	XXX 5 25 -	105 20 145 5	XXX 10 110	100 20 115	XXX 5 65 5	30 5 40 5	20 -
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	211 Assigned (3) 213 Assigned (3) 214/215 Assigned (3) 216 Assigned (3) 218	820 165 10 100 5 315 5 185 15 55 5	130 30 - 20 - 30 - 20	120 15 - 5 15 5 15 5 60 -	35 5 - 10 - 5 - 15 - 10	405 85 5 70 145 - 75 5	65 20 - 10 - 15 - 10 -	195 55 - 20 - 70 5 40 - 5	20 5 - 10 5	55 - - 5 - 45 5 5 - -	5 5
23 24 25 26 27 28 29 33 33	231 Assigned (3) 233 Assigned (3) 234 Assigned (3) 235 Assigned (3) 239	315 55 - 160 5 65 - 10 - 35 5	430 15 - 280 15 55 - 40 - 35	35	60 - - 40 - 5 - 10 - 5	130 20 - 80 - 20 - 5 - 10	170 5 - 110 5 25 - 25	95 35 - 25 5 5 5	145 - - 100 10 10 - 10 - 20	25 5 - 5 - 15	35 - - 15 - 10 - - - 5
34 31 31	251	90 95 -	30 25	5 - -	-	25 25 -	-	15 15 -	5 5 -	15 10 ~	10 15
31 31 41 4	related occupations 8 271 Assigned (3) 273	435 5 - 320 XXX	970 - - 830 420	25 5 - 15 XXX	120 - - 105 40	165 - - 130 XXX	425 - - 385 210	150 - - 110 XXX	295 - - 245 125	60 - - 45 XXX	90 - - 65 25

Tableau 1. (suite)

														1	
	Age gr	oup - Gro	oupe d'âg	e			Class	of worker	- Catégor	ie de tra	vailleur:	3			
		65 vas	ırs and	Mad	lian	Paid works	ers - Travai	lleurs re	munérés		np l oyed	Unpaid	family		
55-64 y		65 at	er -	Â	ge ge Jian	Employ Employ		Self-en incorp Travai autor constit corpor	lleurs nomes ués en	Travai		Travai fami	kers lleurs lieux munérés	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F		Ио
														Territoires du Nord-Ouest	
775	400	125	60	32.4	30.9	12,775	9,330	405	115	660	235	10	20	Population active totale	1
20	5	5	-	23.1	24.1	-	-	-	- 1	-	-	_	-	Profession - Sans objet (1)	2
755	395	125	60	32.6	31.1	12,775	9,335	405	120	660	235	10	15	Toutes les professions(2) Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel	3
130 35	70	15	-	37.4	34.1	1,875	970 135	95	30	60	20	-	-	assimilé 111	5
85	50	10	-	34.5	32.0 34.3	1,160	10 610	95	30	40	15	-	-	Assigné (3) 113/114	6 7
15	XXX	5	XXX	36.2 34.5	XXX 30.6	265 50	XXX 15	10	XXX	-	XXX	-	XXX	1149 (1151-1158) Assigné (3)	8 9
5	15	-	-	33.2	33.0 38.7	335 30	225 10	-	-	15	5 -	-	-	117 Assigné (3) Grand groupe 21 - Trevailleurs des sciences naturelles, du	10
35	-	5	-	31.7	28.8	790 165	125 25	15	-	20	5	-	-	génie et des mathématiques 211	12
5	-	- 5	-	30.6	27.0	10	5 20	-	-	- 5	-	-	-	Assigné (3) 213	14
30	-	5	-	32.0	31.6	5 305	25	10	-	5	- 5	-	-	Assigné (3) 214/215	16
-	-	-	-	29.5 28.6	23.6	5 180	30	-	-	10	-	-	-	Assigné (3) 216	18
-	-	-	-	30.2	29.5	10 45	- 25	5	-	5	-	-	-	Assigné (3) 218	20
	-	-	and the second s	29.5		5	-	-	-	-		-		Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des sciences sociales et domaines	22
25	25	-	-	33.5	33.5	280	420 10	-	-	30 5	10	-	-	connexes 231	23
5 - 1 15	15	-		36.9	28.7  33.8	50 - 155	280	-	-	-	5	-	-	Assigné (3) 233	25 26
10	-		-	27.0	36.5 33.5	5 35	15 50	-	-	30	5	-	-	Assigné (3) 234	27
-	-	-	-	34.5	30.5	10	45	-	-	-	-	-	-	Assigné (3) 235	29 30
	5	-	-	40.1	38.3	35	30	-	-	-	-	-	-	Assigné (3) 239	31
-	-	-	-	38.3		5	-	-	*	-	•	-	-	Assigné (3) Grand groupe 25 - Membres du	33
20	-	20	5	49.9	50.8	85	30	5	-	5 5	-		-	clergé et assimilés 251	34
20	5	20	5	49.9	50.8	85 5	25 -	5	-	-	-	-	-	Assigné (3) Grand groupe 27 - Enseignants et personne!	36
35	35	5	5	36.4	33.1	435 5	965	-	5	-	-	-	-	assimilé 271	37 38
20	20	-	- - 5	20.5	32.5	320	830	-	-	-		-	-	Assigné (3) 273	39 40
XXX Voir note	5	XXX	l'ancort	XXX	32.3	XXX la publica	415	XXX	-	XXX	-	XXX	-	2731 -	41

Table 1. (continued)

						А	ge group - Gr	roupe d'âge			
	Occupation	Tota		15-24 15-24		25-34 25-34	i	35-44 - 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Northwest Territories (continued)										
1 2 3	Assigned (3) 279 Assigned (3) Major group 31 - Occupations in	20 110 15	45 145 5	5 -	10	10 40 10	10 45 5	5 35 -	10 50 5	10 20 5	20
5 6 7 8 9	medicine and health 311 Assigned (3) 313 3131 Assigned (3) 315/316	95 40 - 35 XXX 5 20	590 15 - 490 310 30 90 5	10 	80 5 5 60 45 -	35 15 10 XXX 5	265 10 - 205 115 10 55 -	30 5 15 XXX - 5 -	170 - - 145 100 5 20 5	15 15 - XXX	45 - 45 25 5 5
12 13 14 15 16 17 18 19	Assigned (3) 333 Assigned (3) 335 Assigned (3) 336/337	240 60 - 80 - 75 5 35	245 25  50 160 10	55 15  15  20  10	50 5 - 15 - 25 5	90 25  35  25  15	95 5 - 15 5 70 5	70° 10 - 20 - 25 - 10	70 5 - 15 - 40 - 5	15 10 - - - - - 5	20 10 10 10
21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Major group 41 - Clerical and related occupations 411	740 45 XXX - 205 XXX XXX - 15 - 250 15 10 - 40 5	3.250 995 805 40 1.155 550 150 5 105 5 105 5 10 550 150	310 10 XXX - 70 XXX XXX - 10 145 15 5 - 10 - 10 - 50 5	1, 125 290 220 10 520 150 320 40 30 - 45 10 35 - 60 - 150	255 20 XXX - 95 XXX XXX - - - 55 5 5	1, 225 405 320 20 350 210 95 10 65 10 20 - 100 5 255 10	110 10 XXX - 20 XXX XXX 5 5 5 - 30 - - - 40	600 205 180 5 175 120 40 10 35 - 5 - 60 - 105 5	40 XXX - 10 XXX XXX - - - - - - - - - - - - -	215 65 55 10 70 45 5 15 5 15 - - - 15
39 40 41 42 43 44 45	513/514 5135 Assigned (3) 517 Assigned (3) 519	435 390 XXX 20 35 5	510 470 345 30 40 -	170 165 XXX 10 - - 5	205 195 155 20 5 -	150 140 XXX 5 10 - -	135 110 85 5 20	50 55 XXX - 5 -	95 95 60 5 5	35 15 XXX 5 20 10	50 40 35 - 5

Tableau 1. (suite)

	_			140												
		Age gi	roup - Gr	oupe d'âg	le T			Class	of worker	- Catégo	rie de tra	availleur:	s			
		years - 4 ans	65 a	ars and ver - ns et	Â	dian ge - ge		ers - Trava	Self-er incorp	aployed orated	unincor Travai	mployed porated lieurs	Travai	family kers -	Profession	
			P	lus	méc	dian	Employ	yé (e) s		nomes tués en	consti	tués en ration		liaux munérés		
,	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
															Territoires du Nord-Ouest (suite)	
	10	15	-	5	39.5 38.0 32.0	32.4 37.7 38.5	20 110 15	45 140 -	-	5 5	-		- - -	-	Assigné (3) 279 Assigné (3)	1 2 3
	- 5 -	30 - -	-	5 -	35.6 40.3	32.8 26.4	75 25	595 15	5 5	-	10 15	- - -	-	-	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 Assigné (3)	4 5 6
	xxx	30 20	XXX	- - 5	36.6 XXX	33.4	35 XXX	490 305		-	XXX	-	- XXX	-	313 3131	7 8
	•	5 -	-	~	29.5	35.1 31.3 38.5	20	25 95 5	~ ;	**	-	-	-	-	Assigné (3) 315/315 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et littéraire et	9 10 11
	10	15 5	5	5 -	32.1	32.5 39.5	180 20	230 20 -	5 5 ~	- 5 -	55 35	20 5 -		-	personnel assimilé 331 Assigné (3)	12 13 14
	5 - 10	- - 10	-	- 5	31.3	31.9 24.5 32.4	70 5 60	50 5 145	- - 5	-	- - 5	- - 15	-	-	333 Assigné (3) 335	15 16 17
	-	-	-	-	38.3	24.5	30	5 15	-	-	5 5 -	-	-	-	Assigné (3) 336/337 Assigné (3) Grand groupe 41 - Employés de bureau et	18 19 20
	15 - XXX	70 30 30	10 - XXX	15	26.9 29.2 XXX	28.6 29.6 30.2	720   50   XXX	3,210 985 805	5 - XXX	20	15   - XXX	25 10 -	- XXX	-	travailleurs assimilés 411 4111	21 22 23
	- 5 XXX XXX	20 15 10	5 XXX XXX	15 10 5	27.4 XXX XXX	31.0 26.2 30.5 22.0	200 XXX XXX	40 1,135 530 480	XXX XXX	15 10	- XXX XXX	- 5 5 -	XXX	5	Assigné (3) 413 4131 4133	24 25 26 27
	- - - 5	5 - - 15	-	-	23.5	23.0 31.2 29.5 27.2	5 15 - 245	65 145 5 105	-	-	-	10 - -	-	-	Assigné (3) 414 Assigné (3) 415	28 29 30 31
	-	-	-	-	20.9	19.5 23.8	10 10 -	10 65 -	-	-	-	-	-	-	Assigné (3) 416 Assigné (3)	32 33 34
	5 - 5 -	5	- - 5 -	-		30.6 27.5 29.4 28.6	35 - 160 5	235 10 550 20	5	-	10	- 5 -	-	-		35 36 37 38
	20 20 XXX	20 25 10	5 5 XXX	5 - 5	27.8 27.1	28.4 27.8 26.8	375 330 XXX	465 430 320	40 40 XXX	25 25 10	25 20 XXX	25 20 20	- XXX	5	spécialisés dans la vente 513/514 5135	39 40 41
	-	-		5	25.1 45.3 49.5 21.6	22.1	25 30 5 5	25 35 - -	-	5	-	-	-	-	Assigné (3) 517 Assigné (3) 519	42 43 44 45 46
	-							-							Assigné (3)	

Table 1. (continued)

-											
						А	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Tota	a I	15-24 15-24	i	25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 - 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Northwest Territories (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Assigned (3) 613 Assigned (3) 614 Assigned (3) 616 Assigned (3) 619 6191 Assigned (3)	1,515 745 20 265 30 50 5 45 5 - 400 300 25	1,980 125 10 585 20 215 15 390 20 30 - 645 495	405 145 145 10 20 5 20 5 20 5 70	630 40 5 195 10 60 5 175 5 10 - 155	475 330 10 50 5 15 - 15 - 70 60	560 60 10 205 5 60 5 105 5 125 90	355 190 - 45 5 15 - 10 - - 95 65	405 15 - 80 5 55 - 65 - 10 - 170	175 55 5 40 10 - - 5 - 75 55 55	275 10 - 50 40 - 35 10 10 10 130
15 16 17	Major group 71 - Farming, horticultural and animal husbandry occupations 711	55 5	5 :	10	5	20	-	10 5	-	10	-
18 19	718/719 Assigned(3) Major group 73 - Fishing,	50 10	10	10	10	15	-	10		10	-
20 21 22	731	225 225 10	10 10 -	50 45 5	-	30 35 5	-	50 50	-	50 45 5	5 5 -
23 24 25	751	150 150 35	-	35 35 10	-	55 55 15	-	30 30	-	10 15 5	-
26 27 28	771	780 780 55	25 25 5	200 200 25	10 10 -	310 305 25	5 5 -	150 150 5	5 5 -	90 85	5 10 5
29 30 31 32 33 34 35 36	811 Assigned (3) 813/814 Assigned (3)	190 90 5 - 10 - 15 5	80 25 5 	55 15 5 - 10 -	20	80 50 5 - - - 5	15 10 - - - -	30 20 - - - - 5 5	20 55 5	15 5	30 10

Tableau 1. (suite)

			:	ovailleurs	ie de tra	- Catégor	of worker	Class			e	oupe d'âg	oup - Gr	Age g	
					Sald-on	émunérés	lieurs ré	ers - Travai	Paid works						
	Profession	lleurs	Unpaid work Travai famil non rés	lleurs mes non tués en		ileurs nomes ués en	Self-en incorp Travai autor constit corpor		Employ Employ	dian ge - ge dian	â	1s et	65 yea ov 65 as pi	years 4 ans	
No		F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М
	Territoires du Nord-Ouest (suite)														
1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14	Grand groupe 61 - Travailleurs spécialisés dans les services 611 Assigné (3) 612 Assigné (3) 613 Assigné (3) 614 Assigné (3) 616 Assigné (3) 619 6191 Assigné (3)	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		75 - - 5 - 5 5 5 - - - - - - - - - - - -	15	15	20	1.880 125 10 555 20 210 5 325 20 30 - 635 495 45	1, 480 750 15 255 30 50 5 45 - 5 - 380 295 25	30.9 28.7 27.4 28.8 25.3 32.8 24.5 339.5 38.5  37.1 38.0 45.2	32.0 31.5 30.1 27.3 42.0 31.4 22.8 622.0  37.1 37.7 32.0	10	20 5 5 - 5 - - 5 - 10 5	100 5 - 25 - 5 5 - - 5 5 30 5	85 20 - 5 - - - 50 40 5
15 16 17 18 19	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 Assigné (3) 718/719 Assigné (3) Grand groupe 73 - Pēcheurs,	-	-	-	10 - - 5	-		5 - - 5 -	50 - - 50 10	19.5  19.5	35.0 39.5  33.7 56.6				5 - 10 5
20 21 22	trappeurs et travailleurs assimilés 731 Assigné(3) Grand groupe 75 - Travailleurs	5 5 +	5 5 -	5	175 180 10	-	10 10 5	- 5 -	30 30	44.5 44.5	41.1 41.1 48.3	-	15 15 -		35 35 5
23 24 25	forestiers et bûcherons 751 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de	-	-	- 00	5 5 5	-	5 5 -	~ 0	135 140 35		31.8 31.8 29.2	-	5	-	15 15 5
26 27 28	pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs	-	-	-	-	-		25 25 10	785 785 55	36.2 36.2 47.8	30.8 30.8 25.0	-	5	-	35 40 -
29 30 31 32 33 34 35 36 37	des industries de transformation 811 Assigné (3) 813/814 Assigné (3) 815 Assigné (3) 816/817 Assigné (3)	-	-	5	5	-	-	75 30 	185 95 - - - 5 - 15	37.4 39.5 39.5	29.4 31.0 29.5  20.1		5	5	5 1 1 1 1 1

Table 1. (continued)

						А	ge group - G	roupe d'âge			
	Occupation	Toti	a I	15-24 15-24	1	25-34 25-34		35-44 35-44		45-54 ) 45-54	
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Northwest Territories (continued)										
1 2 3 4 5 6 7 8 9	821/822 Assigned (3) 823 Assigned (3) 825 Assigned (3) 826/827 Assigned (3) 829	40 - 20 5 - - - 15 5	35 - - - - - 10 - -	25 - - - - - - 10 5	20	1'0 - 5 - - - -		5	10	5	10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Assigned (3) 8.33 Assigned (3) 8.35 Assigned (3) 8.37 Assigned (3)	180 10  130 10 10  20  10	5	15 - - 10 - 5 - 10	5	65 10 - 40 5 5 - -	5	50	-	30 5 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-
22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37	851/852 Assigned (3) 853 Assigned (3) 854 Assigned (3) 855/856 Assigned (3) 857 Assigned (3) 858 8584 Assigned (3) 859	930 10 - 150 5 10 - 5 - 710 310 35 35	150 - - - 140 5 - 10 XXX	130  20 5   - 90 35	15	375 	25 - - - - - 20 - - - 5 XXX	205 5 	35 	160 - 25 - 5 - - - 5 - 120 60 10 5	50 - - - - 55 - - - - - - - - - - - - -
38 39 40 41 42 43 44 48	trades occupations 871 8711 Assigned (3) 873 Assigned (3) 878/879 8781 Assigned (3) Major group 91 -	2,120 435 280 30 315 15 1,370 570 65	50 15 XXX - 5 - 30 XXX	445 65 35 - 60 - 325 115	20      15 XXX	830 150 100 10 170 10 505 250 20	10 5 XXX - 5 - 5 XXX	490 125 75 10 55 - 315 115 25	15 10 XXX - 5 - 5 XXX	260 65 40 - 30 - 170 55	5 5 XXX - - - - XXX
41	Transport equipment operating occupations	1, <b>28</b> 0 235	90 20	305 40	15 5	460 125	35 5	305 40	· 35	145 25	5 -

Tableau 1. (suite)

Self-employed unincorporated   Self-employed unincorporated   Self-employed unincorporated   Travailleurs   Self-employed unincorporated   Travailleurs   Self-employed unincorporated   Travailleurs				vailleurs	ie de tra	- Catégor	f worker	Class o				oupe d'âge	oup - Gro	Age gr	
Ne	Profession	lleurs iaux	work Travai famil	lleurs les non ués en	Travai autonom	ployed prated lleurs nomes ués en	Self-em incorpo - Travai auton constit	yees	Emplo	je Je	ag Ag	er is et	ov 65 ar	-	
		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
10	Nord-Duest (suite)  821/822 Assigné(3) 823 Assigné(3) 4825 Assigné(3) 825/827 7 Assigné(3) 826/827 828 99	-	-	-	-	-	-	10	15	40.8	39.5 32.0	-	-	-	
Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation de produits 22 and 10 and	Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs des domaines connexes 1 831 1 Assigné (3) 1 833 1 Assigné (3) 1 835 1 837 1 Assigné (3) 1 837 1 Assigné (3) 1 837 2 Assigné (3) 2 Assigné (3) 2		-	-	10		20	5	145 10 - 115 - - 5	39.5	36.5 30.0  37.0 37.0 27.8  47.0	-	10		5
	Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation de produits 851/852 Assigné (3) 853 Assigné (3) 854 Assigné (3) 855/856 Assigné (3) 857 Assigné (3) 858 858 858 858 858 858 858 858 858 85	XXX	-	40 	15	5	10	100 5 100 XXX	10 - 145 5 10 - 5 - 5 - 665 305	45.9 52.0 	39.5  32.9 19.5 45.9  32.0  48.5  33.3 33.6 44.5	10 - - - 10 - - - - - - - - - - - - - -		20 5 	10 - - - - 45 25 5
34.0 29.5 60 - 10 5 T T ASSIGNED	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911	-	-	5 -	80 10	15 10	30	80 15	1,170 215	33.0	31.8	-	5 -	5	55

Table 1. (concluded)

No.   No.												
No.   M								Age group - (	Proupe d'âge			
No.   No.		Occupation	Tot	al	-						-	
Territories (concluded)	No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Territories (concluded)  Assigned(3) 913 Assigned(3) 915 Assigned(3) 917 9175 Assigned(3) 919 Assigned(3) Major group 93 Material handling and related occupations, n.e.c. 931 Assigned(3) Major group 95 Other crafts and equipment operating occupations 951 Assigned(3) 953 Assigned(3) 955 Assigned(3) 955 Assigned(3) 959 959 9519	10	5 - 70	20 235 180 25 5 125 125 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10 15 5 5 10 15 XXX XXX	25 5 5 295 205 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	25 XXX 	5 -10 5 235 145 15 10 10 	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10 xxx 5

Tableau 1. (fin)

Population active de 15 ans et plus selon la profession détaillée et le sexe, par a) groupe d'âge et b) la catégorie de travailleurs, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

							Class	f worker	- Catégor	ie de tra	vailleurs				
	years - 4 ans	65 a	er and er - ns et us	â	lian ge - ge lian	Paid works  Employ  Employ		Self-emincorporus autor constit	ployed orated lieurs nomes	Self-en unincor Travai autonom constit corpor	lleurs nes non ués en	word Travai fami		Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
5 - 20 - 35 - 25 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		5		20.8 39.5 32.0 31.8 30.8 33.8 30.8 29.5 27.4 27.4 23.0 31.6 33.3 39.5 32.7 34.5 22.5 19.5 19.5 19.5 29.9 29.9 23.5 36.4 23.9	29.5  32.5 .xxx  30.8 30.8 47.0 29.3 30.5  45.8 	55 10 10 - 85 820 620 620 655 40 - 170 5 60 - 5 5 5 295 290 15	50 30 30 30 5 5 - - 15 5 - - 15 - - - - - - - - - -	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	5 XXX 	700 55		55	XXX	Territoires du Nord-Ouest (fin)  Assigné (3) 913 Assigné (3) 915 Assigné (3) 917 9175 Assigné (3) 919 Assigné (3) Grand groupe 93 Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 Assigné (3) Grand groupe 95 Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines 951 Assigné (3) 953 Assigné (3) 955 Assigné (3) 953 Assigné (3) 955 Assigné (3) 957 Assigné (3) 958 959 Assigné (3) 959 Assigné (3) 959 Assigné (3) Ses gné (3)	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 12 12 12 22 24 22 62 27



- TABLE 2. Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census
- TABLEAU 2. Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986

Table 2.

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				Worked sin	ce January	1, 1985	- Ayant 1	ravaille	depuis	le 1er jan	vier 1985		
						he labour		15		Ау	Worked i	n 1985 - illé en 198	35
	Occupation	To	tal	Fai	sant parti	e de la pop	pulation a	ictive (2	!) 		Tot	al	
	occupation			Tot	al	Emplo Perso occup	nnes	Person	loyed - nes en mage	To	tal	Mos full Surtout ten	à plein
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1101	CANADA †												
1	All occupations Major group 11 - Managerial,	7,759,600	6,098,180	7,294,220	5,446,010	6,724,210	4,978,005	570,005	468,005	7,490,360	5,766,220	6,529,320	3,888,160
2 33 45 66 77 88 910 111 123 144 155 167 177 119 220 224 225 227 228 230 331 333 340 411 422	1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1173 1174 1175	952, 110 59, 880 2,560 21, 610 2,545 24,385 6,480 2,955 844,135 11,245 12,770 4,000 27,560 6,715 47,910 20,575 160,620 11,885 42,705 47,295 21,815 34,570 34,570 34,580 73,480 73,560 74,575 75,1410 16,540 208,295 116,285 8,310 17,890 12,350 7,265 5,695	915 8.660 3.920 6.330 3.575 765 273.8400 1.225 12.045 10.100 23.095 11.705 66.190 24.455 66.905 3.065 64.205 1.080 3.095 4.945 24.455 64.205 1.080 3.095 64.205 1.080 3.095 64.205 1.080 3.095 65.722 26.306 66.190 27.306 8.705 28.306 66.190 8.705 29.306 66.190 8.705 20.506 66.190 66.1	137, 410 12, 460 3, 875 26, 795 6, 470 46, 830 19, 910 157, 030 11, 630 40, 980 46, 245 21, 245 21, 245 32, 555 13, 780 71, 260 6, 225 8, 170 2, 835 13, 860 14, 110 14, 365 200, 265 112, 715 7, 935 17, 935 17, 935 11, 940 6, 880 38, 800 38, 800	422, 280 22, 560 8355; 8, 240 3, 490 6, 000 3, 375 55, 1, 185 523, 855 1, 1, 185 54, 300 11, 340 9, 680 22, 345 11, 190 62, 245 5, 810 7, 350 62, 925 3, 015 4, 680 2, 175 3, 745 8, 410 13, 986 6, 705 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 142, 590 144, 590 142, 590 142, 590 142, 590 144, 590 145, 590 146, 590 147, 590 148, 590 1	894, 745 55, 280 2, 370 20, 490 2, 230 22, 555 6, 000 1, 640 645, 455 135, 470 12, 220 3, 775 15, 830 11, 315 38, 940 44, 900 20, 305 51, 195 10, 195 11, 315 38, 940 13, 505 16, 865 7, 980 7, 750 8, 070 13, 445 14, 525 13, 370 14, 525 13, 370 14, 525 14, 525 15, 550 16, 550 11, 530 11, 530	399, 605 21, 545 8055 7, 950 3, 350 5, 710 3, 150 5, 757 243, 265 23, 045 1, 155 5, 185 11, 035 9, 455 20, 730 57, 875 20, 730 5, 485 4, 480 4, 480 2, 065 3, 540 7, 950 22, 710 134, 415 6, 175 134, 795 72, 2855 14, 933 1, 505 30, 715 30, 770	1,310 350 350 350 75 170 170 100 17,375 1,935 200 95 725 725 725 725 725 725 725 725 725 72	1,010 40 285 135 290 225 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35		438, 760 23, 520 8855 8, 4455 3, 800 6, 270 3, 510 267, 555 24, 866 1, 200 5, 959 11, 820 9, 970 22, 900 11, 565 64, 765 23, 535 5, 975 840 7, 870 3, 010 63, 135 1, 065 3, 075 4, 886 2, 2515 14, 510 17, 915 147, 590 78, 20, 230 16, 78, 20, 230 17, 915 147, 590 17, 915 147, 590 167, 33, 33, 375 4, 625	902.980 56,545 2.190 21,075 2.405 23,150 6,070 11,645 652,345 136,270 12,590 3,770 12,590 3,770 12,590 3,770 39,080 46,155 20,840 29,255 6,195 8,135 2,760 8,370 13,720 13,400 14,540 13,730 194,075 109,740 7,570 16,756 11,915 6,825 3,6855 4,580	384, 955 20, 840 3, 005 5, 686 3, 155 234, 810 21, 600 1, 133 4, 910 10, 422 9, 045 22, 375 20, 655 57, 695 22, 375 20, 655 5, 622 800 54, 986 54, 986 54, 986 52, 825 64, 430 61, 18, 355 62, 740 12, 910 15, 577 129, 305 69, 556 20, 740 12, 910 12
43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 55 56 57 56 60 61	engineering and mathematics 211 2111 2111 2112 2113 2114 2117 2119 Assigned (3) 213 2131 2131 2133 2135 2139 Assigned (3) 214/215 2141 2142	384,275 33,760 8,140 7,330 1,115 1,000 13,835 1,305 5,335 5,335 6,775 3,790 640 141,775 7,610 5,520	10, 255 2, 950 1, 010 XXX XXX 5, 615 XXX 340 10, 555 1, 950 3, 145 4, 005 1, 140 320 10, 815 1, 155 560	32, 230 7, 865 7, 040 1, 065 970 13, 220 1, 165 910 22, 805 7, 145 5, 110 6, 385 3, 625 545 136, 550 7, 465 5, 265	9,535 2,820 915 XXX XXX 5,210 XXX 305 9,695 1,770 2,910 3,740 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 5,215	350,595 30,080 7,630 6,255 1,055 945 12,450 995 745 21,385 6,935 4,890 5,860 3,230 480 131,540 5,090 28,330	72,635 8,610 2,610 810 XXX XXX 4,645 XXX 265 8,715 1,620 2,655 3,375 845 205 9,595 1,060 480 1,260	2,155 235 790 5 20 770 175 175 165 1,420 205 215 530 395 70 5,010	210 105 XXX 560 XXX 40 980 150 250 200 20 615 365 365 365 365 365 365 365 365 365 36	33.160 8.020 7.250 1,105 995 13.560 1.255 970 23.410 7.290 5.270 6.565 3.710 139.865 7.500 5.460	9,995 2,885 980 xxx xxx 5,485 xxx 310 10,135 1,845 3,025 3,900 1,065 290 10,510 1,115 550	358.780 31.485 7.765 6.830 1.085 975 12.885 1.065 820 21.955 6.975 4.960 6.115 3.430 470 134.310 7.025 5.285	72,020 8,695 2,610 870 XXX 4,710 XXX 225 8,560 1,575 2,545 3,395 205 9,395 9,395

Tableau 2.

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échaptillon (20%)

Nortly					Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en	1985					
Notify   Fig.   Fig.   Total   Surtout & plein   temps   Total   Surtout & plein	1-26 w	eeks - 1	l-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
54,880   1,478,840   984,280   746,885   1,468,230   1,247,495   1,229,800   756,535   4,567,255   3,039,880   4,315,185   2,384,760   Toutes les professions Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et prince les professions of the control of the	Tot	tal	full Surtout	time - à plein	To	tal	full Surtout	time à plein	Tot	al	full Surtout	time à plein	Profession	
54,880   1,478,840   384,280   746,885   1,468,230   1,247,495   1,229,900   756,535   4,577,255   3,039,880   4,315,165   2,384,760   Grand groupe 11 - Directeurs; gérants, administrateurs et personnel assimile 11 - Directeurs et personnel assimile 11 -	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
4.210 3.230 3.300 2.235 5.230 2.850 4.740 2.420 49.405 17.535 48.500 15.18.185 111 111 111 110 105 95 45 280 15.5 235 110 2.050 16.18.55 435 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1	İ												Toutes les professions Grand groupe 11 - Directeurs, gérants,	
du génie et des	4.210 905 130 2.070 585 350 350 350 350 350 350 350 350 350 35	3,230 105 645 1,030 455 1800 29,280 2,180 1,025 550 1,315 7,585 2,255 3,710 640 95 2,135 1,215 2,135 1,215 2,135 1,215 2,135 1,215 2,135 1,215 2,135 1,215 2,135 1,215 2,135 1,100 2,135 2	3,300 955 790 10,675 405 240 29,055 3,385 275 250 955 955 955 1,860 1,425 2,935 445 2,935 445 3,520 135 255 255 1,100 13,135 6,420 1,100 13,135 6,420 1,360	2, 235 640 355 770 305 105 20, 905 1, 435 480 570 405 940 1, 010 5, 740 200 2, 885 53 1, 140 1, 140	5,230 2,000 1,550 2,000 74,785 250 74,785 12,270 7,840 5,500 1,985 1,985 1,985 1,985 1,985 1,025 1,985 1,205 1,200 1,155 1,200 1,155 1,200 1,155	2,850 155 165 165 165 165 165 165 165	4,740 2,355 1,480 190 2,120 530 200 69,400 11,390 3,55 7,615 5,20 2,690 1,845 14,845 990 5,845 4,445 3,800 3,880 1,230 5,25 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,5	2, 420 11010 300 7855 330 800 35, 415 1, 205 2, 1855 1, 205 2, 1855 1, 335 8, 980 2555 4, 035 410 575 220 3, 455 1, 685 1, 685 1	49, 405 2, 060 2, 080 18, 985 2, 180 19, 655 5, 190 1, 335 564, 515 123, 530 11, 505 3, 245 18, 730 5, 795 43, 485 17, 265 135, 425 10, 295 31, 115 40, 235 15, 855 23, 795 40, 775 20, 375 7, 230 11, 830 11, 830	17,535 6,895 2,785 4,355 2,665 4,355 2,665 4,355 2,665 4,355 7,415 7,960 19,100 8,765 4,765 2,010 15,130 4,445 565 4,575 2,530 45,985 7,455 11,240 1,575 2,380 3,765 1,575	48,500 1,855 18,830 2,110 19,365 5,135 1,205 553,885 121,495 3,135 11,450 3,135 17,075 5,720 43,085 17,075 133,410 10,210 29,810 29,810 22,455 12,300 59,575 2,230 7,565 10,450 10,710 10,7	16, 185 5, 430 2, 350 4, 105 2, 520 178, 490 178, 490 17, 845 7, 015 7, 430 18, 310 4, 280 1, 295 1, 295 1, 255 2, 450 42, 585 2, 450 42, 585 1, 410 2, 870 6, 190 10, 230 10, 230 10, 230 10, 330 10, 300 10, 300	111 1111 1111 1113 1115 1116 1119 Assigné (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigné (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1179 Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles,	

#### Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories,

93-112

					In t	he labour	force (2)			Aya	Worked in ant travai	n 1985 - llé en 198	5
				Fai	sant partie	-		ctive (2	)		Tot		
Oce	cupation	Tota	a l	Tot	a !	Emplo Perso occup	nnes	Unemp Person chôm	nes en	Tot	a!	Most full Surtout tem	time à plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
CANADA #	(continued)												
216 2160 2161 2163 2164 2165 2165 2188 2181 2183 2183	gned (3) gned (3)	30,080 15,010 22,640 1,525 2,985 4,090 2,800 675 5,545 16,545 31,295 1,305 45,405 3,330 2,755 78,700 4,100 71,800 560 2,240	1, 645 1, 825 XXX 710 XXX 285 XXX XXX 1, 975 480 270 15, 250 290 1, 035 7, 355 495 495 495 495 495 1, 2, 3, 10 3, 2, 3, 5, 5, 5, 10 1, 0, 7, 5, 10 1, 0, 7, 5, 10 1, 0, 7, 10	29.125 14.585 560 21.925 1.475 2.830 3.915 2.635 670 5.305 8.105 5.320 10.2085 5.320 11.265 43.815 3.065 2.465 75.750 3.985 69.280	1,585 1,760 XXX 575 XXX 275 XXX XXX 1,850 445 220 14,030 275 915 6,750 295 4,995 4,910 2,040 31,550 880	28, 355 14, 195 550 21, 010 1, 415 2, 675 3, 530 2, 655 655 5, 095 7, 700 2, 995 94, 530 2, 195 41, 330 2, 115 73, 055 53, 875 66, 910 44, 835	1,530 1,635 XXX E45 XXX 260 XXX XXX XXX 1,715 420 195 12,520 250 800 4,510 390 270 33,200 1,915 30,075 415 790	770 390 100 915 60 150 380 210 405 260 7,550 240 1,935 1,780 675 345 2,480 675 345 2,365 2,365 2,3665 55 160	55 120 XXX 35 XXX 15 XXX XXX 130 20 1,510 25 120 735 70 65 1,715 125 1,715 125 1,715	29.690 14.835 5855 22.415 1.520 2.960 4.050 2.755 670 5.430 8.420 3.630 104.160 5.470 16.235 30.690 1.280 44.635 3.240 2.610 77.120 4.050 70.410 530 2.130	1,595 1,775 XXX 670 XXX 290 XXX XXX 1,940 460 260 14,725 290 950,7,105 345,5 5,160 480 400 35,230 2,235 32,450 5,250 1,015	28.825 14,530 1,560 1,460 2,815 3,955 2,680 5,035 7,850 3,180 98,535 5,350 15,180 29,240 1,210 42,535 2,795 2,230 3,845 66,425 64,425 1,795	1, 48 1, 55 XX XX 27 XX 1, 52 41 18 12, 93 30 47, 75 30 32, 44 1, 79 29, 53 7, 74
Occupat science fields 231 2311 2315 2315 235 Assi 233 233 233 233 233 234 244 2344 2344	gned (3)  gned (3)  gned (3)  gned (3)  oup 25 - ions in	110, 340 19, 730 11, 035 755 4, 775 2, 620 550 14, 875 19, 500 2, 550 1, 380 40, 115 2, 145 33, 325 3, 830 820 6, 285 710 3, 645 995 735 195 5, 905 3, 380 2, 385 2, 385	159, 125 16, 725 4, 345 680 7, 075 550 93, 745 31,065 54,045 4, 735 3,910 16,940 405 22,370 21,485 15,380 2,295 2,345 4,285 4,285 4,285 4,285	103.895 19,035 10,695 705 4,695 2,465 475 34,095 14,435 15,390 2,235 1,040 39,130 5,660 6,000 3,470 955 685 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 18	142,565 15,575 4,115 615 6735 16,735 29,270 45,295 4,235 2,715 16,170 290 9,145 6,415 320 20,535 1,395 14,255 2,140 2,070 680 8,775 4,030	97.785 18.230 10.355 660 4.530 2.230 450 30.055 13.725 13.530 1.990 800 32.480 3.330 615 5.605 5.605 5.655 3.190 2.170 90	129.185 14,370 505 505 5.405 27,370 38.610 28.5 15,470 28.5 10,295 11,29	5, 110 805 335 40 1655 230 25 4, 040 2, 855 275 680 35 160 45 135 135 135 135 135 135 135	1,200 200 110 330 485 55 55 51,895 5,680 5555 555 385 695 370 30 1,350 100 650 155 365 80 615 240 365 10	107.825 19.370 10.905 735 4.730 2.500 14.505 18.775 2.420 1.260 39.161 39.161 30.735 760 6.075 700 3.550 695 175 5.810 3.350 2.390 6.3000 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300	152,470 16,185 660 6,885 3,880 520 88,990 30,115 50,950 4,470 3,455 16,605 320 9,300 21,550 9,300 21,550 9,300 21,550 9,300 21,550 9,300 21,550 4,470 1,445 14,960 2,230 9,135 4,215 4,680 9,135 4,215 4,680 9,135 4,215 4,680 9,135 4,215 4,680 9,135 4,215 4,680 9,135 4,215 4,680 9,135 4,215 4,680 9,135 4,215 4,680 9,135 4,215 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 4,680 9,135 1,680 1,	97. 165 17. 710 10. 320 645 4.195 2. 105 31,050 13, 285 950 37,805 1,910 31,895; 3.315 685 5.210 680 3,140 810 475 120 5.385 3,165	110.38 11.82 3.70 47 4.87 2.41 3.66 60.97 23.58 31.12 2.29 14.89 5.81 15.47 1.18 10.52 1.85 1.33 1.53 1.33 2.33 2.33 2.33 2.34
religio 251 251 2513 2513 4886	n	27,420 27,420 21,945 560 3,190 1,725	8,825 8,825 2,495 1,930 2,745 1,655	25,870 25,875 20,880 550 2,960 1,485	8.225 8,225 2,295 1,870 2,465 1,595	25,460 25,460 20,595 550 2,885 1,430	8.070 8.070 2.245 1.865 2.370 1,585	415 415 285 - 75 55	155 155 50 5 95	26,660 26,660 21,555 540 3,095 1,475	8,310 8,315 2,390 1,800 2,560 1,565	24,005 24,010 19,785 430 2,590 1,205	5,8 5,8 1,8 1,3 1,5

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillon (20%)

Norted alone January 1, 1985 - Ayant travel	province	s et terr					donnée	s-échant	tillon (20	%)	manies :	surtout a	a piein temps, Canada,	
Total   Mostly   Full time   Surtout a plein   Surtout a plein   Total   Total   Surtout a plein   Total   Total   Surtout a plein   Total   Tot			Worked	since Jar						vier 1985				
Note   Fort   Fort   Fort   Surfect & plain	1-26 w	eeks - 1	I-26 sema	ines						weeks -	49-52 sema	aines		
2.385	Tor	tal	full Surtout	time - à plein	Tot	al	full - Surtout	time à plein	Tot	al	full - Surtout	time à plein	Profession	
2.285	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
18, 105	1,030 2,315 160 385 515 190 45 710 880 750 17,015 275 3,980 4,600 180 5,945 1,355 685; 11,160	230 XXXX 1700 XXXX XXXX 420 1100 900 4,020 255 480 1,155 1,155 1,455 1,555 5,295 5,155 5,295 1,910	935 1,925 1,	190 XXX 140 XXX XXX 20 XXX 280 85 45 3.010 370 1.430 95 940 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	1,695 85 3,015 180 410 600 275 40 720 1,350 620 17,575 590 3,740 5,000 280 6,785 710 470 10,080 395 90	305 XXX XXX XXX 35 XXX 485 100 65 3,010 65 1,565 95 1,565 930 95 1,565 65 930 95 1,565	1,595 85 2,800 155 370 580 260 35 610 1,145 510 15,160 555 3,465 4,645 4,645 2,25 6,20 410 8,750 8,750 8,06	280 XXX 100 XXX XXX 35 XXX XXX 410 90 60 2.620 55 150 1.355 850 70 75 5.245 185 4.885	12.110 415 17.080 1.175 2.165 2.935 2.295 5.85 4.000 6.190 2.280 8.510 21.090 8.25 31.910 1.175 1.450 55.880 3.280 51.085	1.245 XXX 3390 XXX XXX 225 XXX 1.040 250 105 7.693 205 275 3.575 160 3.075 245 165 23,585 21,360 21,360 23,585	12.000 400 16.835 1.155 2.130 2.910 2.265 575 3.870 6.020 2.100 68.040 4.550 8.265 20.590 8.15 31.280 1.105 1.315 54.580 3.220 49.985	1, 190 XXX 380 XXX XXX 225 XXX 930 235 80 7, 300 2,965 1,300 2,965 145 122,375 1,310 20,410 20,410	2144 2145 2146 2147 2151 2153 2154 2155 2156 2157 2159 Assigné (3) 216 2161 2163 2164 2165 2169 Assigné (3) 218 2181 2181 2181 2181 2183 2189 Assigné (3) Grand groupe 23 - Travail Heurs spécial i sés des	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2.125 1,145 1,000 1,020 295 2,935 435 2,500 290 17,166 1,555 16,260 1,250 2511 55	2,370 1,000 175 380 715 100 11,095 1,680 7,910 940 570 2,970 1,35 1,450 1,275 120 3,75 120 3,75 185 3,05 645 3,000 3,15 3,000 3,00	3,750 640 255 1,210 1,510 145 29,980 5,580 20,935 1,910 1,555 2,900 35 1,200 1,555 1,200 1,555 1,200 1,555 1,200 1,555 1,200 1,555 1,500 2,310 2,800 2	1,825 805 140 265 540 75 8,110 1,205 5,800 345 2,480 76 1,230 1,080 1,080 200 300 480 235 230 200	2, 210 460 185 675 800 95 18, 825 13, 125 1, 240 2, 345 15 920 1, 320 95 2, 465 1, 135 360 635 1, 030 435 560 30	3,210 1,305 135 1,120 5,85 65 6,035 2,275 3,155 380 220 5,390 4,060 855 110 1,010 50 640 140 145 140 35 1,270 845 380 3,960	4,030 695 1770 2,135 9055 125,19,245 6,730 11,000 8555 650 3,150 25 1,845 1,195 80 5,050 265 3,605 475 230 2,500 1,415 1,040 1	2,585 1,100 95 905 420 70 4,490 1,905 2,155 165 4,800 3,700 7,10 90 7,710 90 7,710 95 95 70 20 1,125 780 3,290 3,290	2,545 535 90 1,340 525 55 11,540 4,815 5,755 530 440 2,585 1,500 60 3,260 2,345 2,355 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,555 1,65	13,795 430 3,230 1,200 340 10,550 7,710 1,100 470 31,260 1,625 27,490 1,625 2,490 2,53	8, 405 2,910 235 3,540 1, 465 255 39,770 17,795 12,010 1,705 1,250 10,555 1,250 6,250 3,040 1,270 6,250 9,040 1,270 6,125 9,040 1,270 6,125 9,040 1,27	13,300 8,415 410 3,030 1,145 3,05 18,450 10,175 6,825 1,010 440 30,520 1,520 5,05 3,745 510 2,365 215 75 3,775 2,150 1,575 5,55	7,060 2,705 205 2,855 1,990 215 30,615 15,185 13,105 9,860 245 5,975 3,490 155 9,750 7,700 7,145 1,135 445 2,600 4,350 1,910 2,325 1,200 3,855 3,855	domaines connexes 231 2311 2313 2315 2319 Assigné (3) 233 2331 2333 2339 Assigné (3) 234 2341 2342 2349 Assigné (3) 235 2350 2351 2350 2351 2353 2359 Assigné (3) 239 Assigné (3) 239 Assigné (3) 236 Cand quoupe 25 - Membres du clergé et essimilés 251	27 28 30 31 31 33 33 34 35 36 37 38 37 38 40 41 42 43 44 45 50 50 51 51 52 53 54
Enseignants et	22,020 6,695	80,675 6,425			35.655 7,945	88.775 6.350	26,485 5,265	40,420	156, 190 25, 550	187,890 8,090	151,640 24,205	168,820 6,785	personnel assimilé	59 60

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

					In 4	he labour	force (2)			Av	Worked in	n 1985 - Ilé en 198	5
				Fai	sant partie	-		ctive (2	}	~7	Tot		
	Occupation	Total	a f	Tot	al	Emple Perso occup	nnes	Unemp Person chôm	nes en	Tot	al	Most full  Surtout tem	time à plein
٥.		М	F	酬	F	М	F	М	F	М	F	Н	F
	CANADA † (continued)												
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16	2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 2799 Assigned (3) Major group 31 Occupations in	28,710 11,215 1,020 121,965 37,585 74,615 6,815 54,040 21,785 6,380 1,340 5,995 10,010 6,225 2,295	11,370 9,435 750 271,710 163,505 62,750 36,635 8,825 76,120 17,010 18,710 3,855 18,715 6,660 8,510 2,670	26,940 9,985 800 118,470 36,810 72,685 6,255 2,720 51,250 20,910 5,945 1,280 5,810 9,465 5,830 2,020	9,750 7,950 600 249,360 152,320 58,940 30,960 7,140 68,515 15,465 16,450 3,550 17,570 6,015 7,405 2,055	25.500 9.090 705 116.345 36.235 71,745 5.790 2.565 48.785 19,990 5.605 1,215 5.575 8.985 5.540 1,880	8,340 6,965 515 238,625 146,970 28,275 6,540 63,320 13,795 15,415 3,390 16,565 5,750 1,830	1,440 895 2,130 570 940 465 150 2,470 920 345 60 235 480 290	1,415 995 900 10,735 5,355 2,100 2,685 600 5,190 1,670 1,035 1,035 1,035 2,300 2,00 2,	28,415 10,825 955 120,590 37,220 73,970 6,595 2,805 53,085 21,510 6,245 1,325 5,950 9,795 6,105 2,150	11, 125 9,020 720 263,040 159,230 61,605 34,335 7,870 16,510 18,130 3,765 18,250 6,380 8,075 2,315	24,600 7.940 7.85 112,235 34,935 70,220 4,640 2,440 45,850 19,440 4,240 5,230 8,595 5,230 8,595 5,230	6,82 5,45 49 186,64 118,21 47,45 15,47 5,50 43,65 11,12 6,14 4,2,64 4,66 1,48
178 190 118 190 118 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	December in Sin medicine and health 311   3111   3111   3113   3115   3117   3119   Assigned (3)   3130   3131   3132   3134   3135   3136   3137   3138   3139   Assigned (3)   315/316    315/316   315/316    315/316    315/316    315/316    315/316    315/316    315/316    315/316    315/316	135, 765 56, 845 37, 745 10, 740 2, 790 2, 460 1, 920 1, 195 45, 440 1, 760 3, 030 4, 015 3, 030 14, 860 355 1, 910 685 6, 490 1, 315 33, 480 52, 890 1, 645 480 1, 645 8, 800 1, 645 480 1, 645 480 1, 645 480 2, 890 940 3, 460 3, 685 4, 640 1, 645 4, 640 1, 645 4, 640 1, 645 4, 640 1, 645 1,	518,805 17,065 10,175 1,870 1,510 520 2,830 30,455 37,080 67,735 2,470 9,470 10,25 4,795 23,115 12,390 101,025 8,710 8,390 31,415 22,765 10,210 8,390 31,415 23,15 12,390 10,025 8,710 8,7	130, 270 55, 310 36, 915 10, W70 2, 725 2, 435 43, 025 1, 725 10, 520 3, 735 2, 875 13, 925 350 1, 175 11,	483,825 16,375 9,880 1,600 1,455 470 2,675 300 372,315 17,975 211,405 775 34,455 60,825 2,355 9,400 4,415 20,835 9,885 95,130 8,375 4,000 8,100 1,935 8,030 29,960 22,165 1,625 1,910 13,750 2,295	127,200 54,915,36,760 10,360 2,695 2,430 1,760 915 41,265 1,700 3,560 2,810 13,090 345 1,785 5,050 1,070 31,015 8,095 1,070 31,015 8,095 1,070 31,015 8,095 1,070 31,015 8,095 1,070 31,015 8,095 1,070 1,07	464,705 16,020 9,750 1,565 1,405 455 2,575 357,980 17,610 205,550 33,105 56,915 2,265 9,110 4,270 19,320 9,700 8,125 3,780 7,765 28,820 245 20,765 1,500 1,835 7,765 28,820 245 20,765 1,500 1,855 1,311 1,855 1,311 1,855 1,311 1,855 1,311 1,855 1,311 1,855 1,311 1,855 1,311 1,855 1,311 1,855 1,311 1,855 1,311 1,311 1,855 1,311 1,3	3,070 385 1600 1100 300 1,765 200 2500 180 655 840 5 5 655 2200 105 920 455 455 3355 355 120 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	19, 120 355 135 355 55 100 25 5860 45 1, 355 5, 860 290 150 1, 515 775 4, 425 220 50 100 265 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 1, 395 1, 140 20 45 635 1, 175	133, 200 56, 220 37, 410 10, 655 2, 740 2, 440 1, 880 1, 095 44, 155 10, 710 3, 930 2, 985 675 6, 186 32, 825 8, 445 1, 615 8, 635 1, 615 8, 635 1, 645 4, 645 4, 645 1, 645 4, 645 1, 645 4, 645 1, 645 4, 645 1, 645 4, 645 1, 6	502,750 15,695 9,975 1,625 1,485 5055 2,765 387,685 18,620 218,030 21,935 4,600 21,935 11,240 98,370 4,055 8,570 4,055 8,570 1,980 8,240 30,825 285 1,980 1,655 1,980 1,980 1,655 1,980 1,655 1,980 1,	116, 195 52, 815 35, 485 9, 945 2, 810 1, 645 875 34, 085 1, 610 8, 755 3, 035 2, 375 9, 560 315 1, 650 630 5, 200 7, 430 29, 300 7, 430 1, 455 7, 875 1, 525 3, 650 650 620	308, 42 13, 09 8, 17 1, 34 1, 19 1, 19 1, 19 1, 19 1, 19 1, 19 1, 17 1, 18 1, 19 1,
9 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 0 1 1 6 2	Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 3311 3313 3314 3315 3319 Assigned (3) 3330 3330 3331 3332 3331 3332 3333 3334 ote(s) and footnote(s) on fo	130,985 40,965 5,095 9,570 15,120 9,350 585 1,250 34,690 9,75 9,805 1,220 385	100,435 37,075 5,145 16,645 10,665 2,810 500 1,305 16,490 4,120 430 3,955 XXX 1,320	120,230 39,075 4,685 9,160 14,610 8,970 570 1,090 32,335 8,165 945 9,015 1,085	87,560 33,110 4,495 14,970 9,950 2,345 460 895 14,255 3,880 390 3,185 XXX 1,140	108,960 37,115 4,505 8,645 13,905 535 1,000 29,190 7,655 915 7,900	78.760 30,410 4.185 13.860 9.150 2.090 2.090 12.640 3,550 365 2,915 2,915		8,800 2,700 305 1,110 795 255 95 135 1,605 325 20 270 XXX	125,850 39,655 4,835 9,305 14,675 9,120 570 1,145 33,335 8,300 965 9,285 1,150	95.165 34,925 4,810 15,800 10,220 2,570 4,45 1,085 15,690 4,020 415 3,765 XXX 1,265	96,605 33,515 3,535 8,215 12,730 7,625 480 930 24,000 7,470 660 5,345 590 275	58, 44 23, 55 2, 44 10, 73 7, 88 1, 50 2 2 73 9, 75 3, 55 1 1, 4, 4, 4, 2, 3

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillon (20%)

							llé depuis aillé en 19						
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	aines		
Tot	al	Surtout	tly time à plein	Tot	al	Mos- full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		
2,635 3,755 305 9,030 2,400 4,425 1,810 390 6,305 1,960 1,010 130 640 1,385 850 335	2,370 3,780 275 57,195 30,275 10,580 14,050 2,295 4,300 520 3,850 1,655 2,380 715	1, 130 2, 510 220 5, 725 1, 505 2, 995 855 2, 995 3, 700 1, 130 465 50 460 870 480 250	770 2,290 180 23,950 13,440 5,010 4,170 1,335 6,650 1,395 940 235 2,100 740 840 395	5,520 2,220 205 14,715 4,110 7,605 2,615 2,615 5,435 2,545 315 925 1,920 1,500	3,830 2,295 225 55.845 59,015 10,700 1,645 25,580 10,195 1,120 3,740 1,640 2,570 850	3,875 1,225 160 11,125 2,985 6,040 1,850 250 10,095 4,590 1,570 275 595 1,555	1,695 930 130 26,520 12,740 4,950 8,085 750 11,145 3,030 2,935 650 1,835 880 1,295	20,255 4,850 445 96,845 30,705 61,940 2,175 2,025 33,795 14,120 2,690 890 4,390 6,490 3,760 1,450	4,930 2,945 220 149,000 99,940 40,335 4,790 3,935 30,795 7,495 3,635 2,020 10,665 3,085 3,145 750	19,600 4,200 410 95,380 30,345 61,185 1,930 1,920 32,055 13,720 2,200 880 4,175 6,165 3,540 1,370	4,350 2,240 136,170 92,040 37,505 3,215 3,415 25,850 6,700 2,270 1,755 9,410 2,530 5,560	2719 Assigné (3) 273 2731 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 2797	
13, 470 2, 970 1, 580 6, 615 185 195 240 6, 610 7, 155 1, 155 1, 155 2, 770 30 280 125 2, 770 250 3, 895 550 XXX 115 1, 320 65 15, 320 105 730 225	88, 615 2, 180 1, 045 360 90 400 95, 500 1, 610 8, 575 1, 865 5, 540 4, 820 16, 935 1, 105 5, 540 805 1, 180 6, 575 1, 855 1, 85	15 215 120 1200 1570 3800 XXX 75 155 11,025 45 120 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 5	35, 430 1, 445 125 250 50 165 55 24, 230 10, 790 705 5, 130 260 990 705 2, 255 1, 650 9, 755 640 400 65 240 500 10, 790 10, 79	32,690 17,335 12,185 4,160 355 5,50 275 9,570 2,70 2,70 2,70 840 800 3,550 80 1,305 5,190 1,015 5,190 1,015	115, 350 5, 845 3, 590 635 2755 140 815 88, 485 3, 335 135 8, 100 15, 205 755 2, 330 905 5, 340 2, 720 21, 225 1, 720 205 5, 740 30 6, 755 1, 1, 590 5, 775 1, 775	27, 215, 16, 570 11, 410 3, 815, 315, 400 420 215, 5,545, 230 0, 355, 60 875,	63.350 4,235 2,835 500 205 110 525 55 45.035 24.775 75 3,960 7,355 495 1,315 540 2,635 1,770 14,080 1,025 5,35 150 320 965 3,930 25 4,510 255 255 1,695 1,695	87,045 35,325 23,645 5,870 2,205 1,840 1,375 8,045 25,980 1,390 2,540 1,975 8,045 250 4,155 4,100 830 23,740 6,850 8,850 1,155 4,100 4,100	298.780 8.685 5.240 8.655 845 4.545 1.545 13.670 229,705 13.670 12.285 34.350 1.205 5.425 2.630 11.110 15.640 5.640 5.640 5.100 1.200 5.470 20.770 20	80,570 34,070 22,880 -5,665 2,140 1,760 1,100 520 24,070 1,325 6,615 2,205 1,750 6,090 235 1,050 6,090 235 1,050 1,100 450 3,755 545 22,435 6,370 XXX 1,050	209, 645 7, 415 4, 535 7, 710 7300 210 1, 110 115 154, 185 10, 185 22, 420 1, 200 3, 345 13, 185 22, 420 1, 200 3, 345 4, 195 4, 195 4, 195 4, 130 1, 1705 4, 130 16, 195 16,	311 3113 3115 3117 3119 Assigné (3) 313 3130 3131 3130 3131 3132 3134 3135 3136 3137 3138 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3152 3153 3154 3155 3155 3156 3157 3158 3159 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnel's des	
32,780 6,500 8,500 1,395 2,385 1,470 160 250 7,970 1,115 135 2,655 455	29,860 9,230 1,365 3,925 2,455 855 170 465 5,080 720 80 1,260	4,130 425 1,035 1,595 800 100 165 3,960 755 75	14,175 4,615 545 1,925 1,435 360 280 2,490 505 10 410 XXX	29, 110 7, 895 1, 280 1, 855 2, 610 1, 710 135 315 9, 890 1, 745 270 3, 910	25,035 8,495 1,400 3,650 2,585 575 80 205 5,095 1,120 120 1,465 1,465	20,605 5,980 910 1,450 2,015 1,245 120 230 6,755 1,500 165 2,375 155	13,855 5,280 615 2,335 1,835 300 50 150 3,200 945 30 640 XXX 385	63, 955 25, 255 2, 720 6, 055 9, 680 5, 940 275 590 15, 475 560 2, 715 395 115	39.265 17,200 2,040 8,230 5,185 1,145 410 5,515 2,180 220 1,040 XXX 270	57.385 23.405 2.200 5.725 9.120 5.570 255 530 13.280 5.215 410 1,935 240	30,440 13,685 1,320 6,475 4,585 840 155 300 4,070 2,075 70 425 XXX	331 3311 3313 3314 3315 3319 Assigné (3) 333 333 3330 3331 3332 3332	

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force
Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories,
1986 Census - 20% Sample Data

			Morked sin	ce January	1, 1985	- Ayant t	ravaillé	depuis	le 1er jan	vier 1985		
			Fai	In to	he labour - e de la po		ctive (2)		Ду	Worked in ant travai	llé en 198	15
Occupation	Tot	al	Tot		Empl Perso	oyed	Unemp Personi chôm	loyed nes en	Tot	tal	Mos full Surtout	time à plein
	М	F	М	f	М	F	м	F	М	F	tem M	F
CANADA † (continued)												
3335 3337 Assigned (3) 335 3351 3355 Assigned (3) 336/337 3360 3370 3371 3373 3375 3379 Assigned (3) Major group 41 – Cierical and related	2,460 5,800 4,465 1,130 22,895 19,395 2,740 675 32,435 3,805 11,680 1,350 1,510 9,120 3,325 1,655	1,890 1,610 2,215 755 22,920 16,865 5,175 665 23,955 1,690 16,295 XXX XXX 3,785 840 1,025	2.150 5,600 4.130 890 21.775 18.570 2.525 27.045 3.590 10,100 890 1.125 7.420 2.800	1,490 1,470 1,985 565 21,000 15,570 4,680 485 19,200 1,460 13,050 XXX XXX 3,020 700	1,770 5,190 3,720 785 20,610 17,640 2,330 22,045 3,230 8,665 740 820 5,665 2,115 825	1,200 1,355 1,700 485 19,495 14,550 4,330 4,53 16,215 1,260 11,275 XXX XXX 2,310 605 570	380 405 410 110 1.165 925 195 40 4.995 365 1.435 155 310 1.760 685 290	285 110 265 75 1,505 300 2,985 200 1,775 XXX XXX 710 90 165	2,375 5,620 4,325 965 22,320 18,960 2,625 645 30,540 11,275 1,200 0,1,435 8,405 3,095	1,765 1,540 2,055 670 21,940 16,220 4,945 575 22,605 1,655 15,505 XXX XXX 3,475 780 890	1, 410 4, 375 3, 145 735 19, 015 16, 225 2, 190 3, 035 7, 625 3, 345 1, 135 4, 675 2, 325 930	1. 15, 11, 3, 9. 1, 5,
occupations 411 4110 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4138 Assigned (3) 414 414 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4150 4151 4150 4151 4159 Assigned (3) 416 4160 4161 4169 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4179 Assigned (3) 419 4190 4191 4191 4192 4193 4194 4195 4197	531.195 7.900 XXX 5.520 1.840 1.61.35 66.655 30.145 2.235 30.915 2.915 3.450 23.530 1.025 196.40 23.530 1.025 196.40 24.53 84.240 74.690 3.040 4.095 8.975 84.240 74.690 77.935 81.50 81.5	2,010,820 534,925; 3,360 459,730 54,660 17,175; 744,755; 21,345; 351,235; 290,970 44,845; 5,995; 4,190 26,175; 109,935; 4,190 2,985; 68,890 2,985; 18,895; 32,295; 18,895; 32,295; 18,895; 32,295; 19,400; 4,120; 2,515; 45,050; 11,540; 39,745; 1,770; 1,995; 209,065; 5,675; 5,77	494, 415 7, 115 XXXX 4, 990 1, 685 E2, 590 27, 345 5, 255 E2, 345 5, 286 2, 225 1, 280 3, 635 29, 405 2, 875 3, 305 22, 335 68, 785 27, 310 68, 785 68, 785 68, 785 68, 785 7, 310 68, 785 7, 310 68, 785 7, 310 68, 785 7, 310 68, 785 68, 785 7, 310 68, 785 68, 785 7, 310 70, 915	1,824,205 490,855 3,150 425,090 49,215 13,400 674,535 20,425 324,110 258,825 4,275 5,210 3,700 19,995 103,255 4,170 7,155 88,930 3,000 61,550 17,255 28,615 1,665 1,660 18,660 18,565 11,450 22,950 27,705 11,450 24,950 27,705 11,450 34,920 68,857 11,450 24,950 27,705 11,450 38,21 21,215 88,250 4,970 135,990	458, 360 6,595 XXXX 4,665 1,540 100,555 58,440 24,530 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 2,790 3,200 20,980 7,555 159,060 12,585 8,115 73,490 63,385 2,355 6,345 3,535 6,345 3,535 6,34	456, 390 3, 222 3, 680 44, 635 12, 050 621, 535 19, 510 303, 175 232, 785 40, 430 4, 775 5, 500 3, 3, 955 17, 505 5, 500 3, 975 6, 485 55, 595 2, 705 5, 595 1, 270 5, 595 1, 270 3, 210 1, 595 1, 380 3, 3, 385 1, 385 1, 380 3, 3, 385 1, 380 1, 380	36, 055 520 XXXX 325 140 66 8, 060 125 4, 145 2, 815 135 1, 740 1, 355 1, 740 1, 355 1, 740 1, 355 1, 740 1, 355 1, 740 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 355 1, 750 1, 350 1	143. 300 34. 455 1355 28. 400 4. 580 1. 355 53. 000 910 20. 935 26. 035 1. 845 2. 495 7. 755 115 420 1. 795 2. 620 270 3. 990 1. 755 3. 5560 270 3. 990 1. 345 2. 620 270 3. 990 1. 845 2. 620 270 3. 990 1. 755 3. 5560 200 1. 345 200 1. 870 2. 340 4. 60 1. 870 2. 340 4. 60 1. 585 20. 690 655 480 460 1. 585 1. 130 220 1. 130 220 1. 285	510,900 7.625 XXX 5.315 1.805 6.935 64.635 64.635 64.635 65.990 2.145 1.310 3.880 30.055 69.920 2.880 3.350 22.880 3.350 22.880 3.350 22.880 6.940 3.350 22.880 7.1515 2.980 3.980 7.155 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.985 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.980 6.540 3.985 6.540 6.540 9.220 94.825 8.340 3.785 4.150 9.220 94.215 9.560 33.540	1,918,730 514,710 3,300 443,840 51,995 15,575 709,430 21,070 340,435 271,300 4,045 4,3855 5,500 4,045 4,290 7,560 91,140 3,305 65,635 2,940 6,015 18,170 30,495 1,855 3,915 2,245 42,386 1,500 37,420 11,735 1,730 197,700 3,740 112,590 5,248,15 29,135 2,615 51,555 6,880 282,575 1,565 6,880 282,575 1,565 6,880 282,575 1,565 6,880 282,575 1,565 6,880 282,575 1,855 6,880 282,575 1,855 6,880 282,575 1,855 6,880 282,575 1,855 6,880 282,575 1,855 6,880 282,575 1,855 6,880 282,575 1,855 6,880 21,825 6,880	419,310 6,990 XXX 4,175 1,520 2,00 13,130 5,765 56,320 13,130 5,765 1,135 2,910 26,715 2,920 3,010 20,135 1,135 1,136 1,	403, 2.350, 38.10, 430, 17, 244, 111, 35, 4, 4, 5, 76, 2. 49, 2. 5, 114, 21, 11, 26, 11, 21, 21, 11, 22, 11,

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		worked	SINCE JA	Worked in		Ayant travail			nvier 1985			
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema	sines	27-48	weeks -	27-48 sema	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	
Tot	al	full Surtout	tly time à plein mps	Tot	ai	Most full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Most full Surtout	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												CANADA † (suite)
1, 120 845 1, 215 3, 350 2, 685 530 110 4, 965 710 4, 605 820 4, 605 820 4, 605 820 960	1,020 460 775 245 4,855 3,165 1,390 210 10,695 6,845 XXX XXX 2,235 430 515	585 400 6400 215 2.240 1.840 315 65 8,285 460 2.655 160 325 2.575 1.555	110 2,620	860 1,030 1,330 280 3,990 3,280 585 115 7,335 910 2,995 220 645 1,700 540 320	490 335 720 240 5,270 4,055 1,060 135 7,175 505 5,460 XXX XXX 750 200 195	560 705 970 210 2,970 2,405 470 85 4,900 715 1,990 80 515 990 410	335 195 490 150 3,245 2,530 605 105 2,130 300 1,260 XXX XXX 350 95 90	395 3,745 1,780 340 14,975 12,995 1,510 420 8,250 2,025 3,670 155 305 1,435 445 210	245 740 565 190 9,000 2,495 645 3,205 3,205 XXX XXX 4,85 155 175	265 3,265 1,540 300 13,810 11,980 1,400 375 6,885 1,850 2,980 110 295 1,110 360 175	125 585 405 145 10,120 7,665 2,200 165 2,570 505 1,565 XXX, XXX 280 120 80	3335 3337 3389 Assigné (3) 3351 3351 3355 Assigné (3) 336/337 336/337 3370 3371 3373 3375 3379 Assigné (3) Grand groupe 41 -
4, 950 d. 1, 555 d. 830 d. 7, 215 d. 835 d. 1, 070 d. 1, 225 d. 836 d. 1, 125 d. 820 d. 1, 125 d. 836 d. 1, 125 d. 836 d. 1, 125 d.	423,075 93,355 26,025 13,015 4,075 164,010 1,373 59,530 86,685 5,640 10,35 7,650 11,705 11,705 12,25 15,595 10,940 11,100 11,055 10,940 11,100 11,055 11,100	920 XXXX 525 240   240   525 240   526 240   527 240   528 240   529 240   5	185 47,325 7,545 2,395 1,175 34,795 3,270 900 635 3,270 10,980 540 9,105 540 9,105 6,275 800 570 495 6,275 800 17,505 26,880 26,880 26,	86, 440 1, 475	377.835 105.550 4195 10.665 3.030 59.445 61.830 7.140 920 725 4.830 20.195 5640 12.525 4.830 12.525 3.030 20.195 5.675 3.030 3.050 3	64, 495 1, 095 XXX 835 205 55 13, 335 425 2, 695 575 3, 710 260 145 575 3, 710 25, 285 513, 225 285 285 1, 245 12, 825 13, 325 1, 245 12, 825 13, 325 1, 245 12, 825 13, 325 10, 825 11, 245 12, 825 13, 325 10, 825 11, 245 12, 825 13, 325 10, 825 11, 245 12, 825 13, 325 14, 325 15, 905 15, 905 16, 370 17, 745 18, 35 19, 35 10, 885 11, 245 12, 825 13, 325 14, 325 15, 325 16, 325 17, 745 18, 325 18, 325 18	238.540 75.555 35.620 7.340 2.335 38.680 23.165 5.290 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.	319,510 4,595 XXX 3,115 1,170 1,400 66,395 5,220 41,895 11,625 3,935 1,040 40,175 2,230 14,116,675 16,545 510,925 6,545 50,355 41,720 1,275 2,470 3,38	1, 117, 820 315, 800 2, 565 276, 670 28, 320 40, 495 16, 300 221, 455 122, 780 31, 085 2, 885 2, 885 2, 885 2, 290 10, 710 66, 600 3, 495 56, 805 56, 805 56, 805 51, 825 37, 515 2, 330 3, 865 11, 230 3, 865 11, 230 11, 230 3, 865 11, 230 11, 230	290 , 120 4 , 075 2, 720 1 , 080 1 , 060 5 , 085 5 , 085 6 , 670 3 , 680 975 8 , 151 19 , 240 2 , 145 14 , 120 10 , 235 10 , 750 6 , 420 47 , 515 10 , 235 10	880, 675 270, 375 270, 375 23, 3825 51, 1826 370, 675 61, 685	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

					ce January						Worked in	1985 -	_
				Fais	In the	he labour - de la pop		ctive (2	)	Ду		llé en 198	5
	Occupation	Tot	al	Tot	al	Emplo Perso occup	nnes	Unemp Person chôn	nes en	Tot		Most full Surtout tem	time à plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	м	F	М	F
С	CANADA † (continued)												
	Assigned (3)	3,925	10,845	3,160	8,050	2,720	7,255	440	805	3,415	9.485	2,620	6,4
	Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigned (3) 519 15190 5191 5193 5199 Assigned (3)	679, 395 533, 385 77, 705 15, 005 63, 270 295, 500 10, 870 10, 125 37, 045 5, 535 18, 330 118, 805 15, 575 35, 440 40, 790 11, 470 6, 055 3, 550 2, 510 3, 425 27, 205 1, 935 6, 160 770	587, 380 507, 395 42, 595 2, 360 12, 445 388, 280 12, 265 5, 150 11, 220 19, 055 66, 015 67, 720 17, 665 4, 055 4, 055 4, 050 1, 580 1,	641,750 501,555 74,935 14,735 61,720 279,310 9,730 7,945 32,895 4,745 15,540 114,300 15,105 34,250 39,325 11,010 5,885 3,460 2,415 2,855 25,900 5,975 31,795 650	511, 405 488, 320 38, 590 2, 285 11, 760 346, 575 9, 435 1, 630 5, 970 8, 605 13, 480 61, 945 6, 460 16, 835 25, 880 3, 775 1, 420 1, 425 11, 140 4, 45 11, 140 1, 425 11, 140 1, 425 1, 42	608,110 471,830 73,130 14,255 59,790 262,110 8,665 7,270 28,780 4,090 13,775 111,685 14,980 33,405 10,810 33,405 10,810 2,675 2,260 2,675 24,600 1,850	465,810 395,895 31,465 2,180 10,980 313,670 8,700 1,465 5,055 6,810 11,390 24,860 3,570 16,030 1,285 1,300 1,300 1	33,645 29,720 1,810 1,930 17,200 1,0675 4,115 4,115 2,620 840 840 85 1,765 2,820 85 1,765 1,305	45,605 41,625 2,120 125 780 32,900 740 165 910 1,795 2,090 2,800 805 1,015 100 380 80 130 125 1,175 2,230 80 130 125 1,25 2,30 80 5,00 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	654,025 76,365 14,726 062,350 9,255 33,740 4,975 16,280 11,20 39,500 11,20 39,500 11,20 2,445 34,900 11,20 2,440 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 6,955 3,710 6,855 3,710 6,855	547,600 41,205 41,045 2,320 12,010 370,785 1,925 6,420 9,705 16,175 6,550 17,245 12,215 3,955 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,925 1,	536,290 405,675 72,885 14,210 59,820 218,915 7,415 2,095 15,740 3,100 11,700 106,525 14,630 32,550 32,550 2,450 24,085 1,840 5,930 12,710 3,055 550	285. 224. 33. 2. 9. 159. 3. 4. 8. 53. 6. 15. 21. 3. 3.
	Major group 61 - Service occupations 611 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 6130 6133 6130 6133 6134 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6160	815, 490 260, 475 26, 540 53, 980 3, 625 81, 070 16, 750 57, 275 10, 210 11, 025 236, 515 29, 150 105, 010 119, 395 12, 410 10, 855 23, 390 14, 255 2, 850 2, 770 2, 290 1, 220 36, 715 3, 475 2, 380 17, 395 3, 475 2, 380 17, 395 3, 160 17, 395 16, 535 2, 565 16, 535 2, 565 5, 960	1, 035, 100 47, 785 3, 703 3, 405 1, 215 22, 210 1, 420 8, 025 8, 905 2, 245 480, 015 31, 870 107, 950 27, 230 40, 950 27, 230 40, 950 26, 410 31, 570 xxxx 1, 555 3, 090 245, 155 5, 76, 970 7, 205 101, 220 3, 650 10, 285 11, 950 11, 950 11, 950 11, 950	742,610 243,890 25,240 52,235 3,460 73,605 15,145 54,820 8,955 95,865 18,245 214,495 22,965 52,670 10,905 8,840 21,260 13,160 2,550 2,545 2,545 2,545 2,545 2,545 2,540 13,160 14,160 15,160 16	874,905 41,550 325 3,260 1,125 19,425 1,280 7,385 7,020 1,730 407,980 22,950 23,955 210,785 36,380 15,380 53,095 23,206 25,280 25,280 25,280 26,280 27,565 20,785 36,380 1,285 2,085	677, 275 230, 970 24, 570 51, 575 3, 325 66, 670 15, 730 52, 650, 7, 7655 8, 585 25, 270 16, 100 9, 710 19, 360 12, 465 2, 260 2, 290 11, 775 18, 205 1, 31, 300 1, 775 16, 225 2, 180 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 280 2, 285 2, 285 2, 285 2, 285 2, 285 2, 285 2, 285 2, 285	771,400 36,920 290 3,140 1,015 6,830 5,865 1,175 6,830 5,865 1,515	12, 915 665 560 130 6, 935 415 2, 160 1, 190 22, 860 1, 615 10, 190 5, 870 1, 195 1, 435 1, 435	3, 935 28, 855 3, 035 2, 610 6, 700 1, 800 4, 310 XXX 245 305 19, 720 50 3, 695 4, 180 800 395 9, 210 305 1, 085 1, 085 2, 560	766,875 253,305 26,085 53,452 77,435 56,190 9,940 10,050 217,845 28,355 96,285 11,175 2,580 2,2145 13,715 2,580 2,580 2,580 2,780 2,780 2,780 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,	941, 315 45, 490 3, 350 1, 140 20, 840 1, 400 7, 820 8, 580 30, 570 98, 915 225, 400 57, 240 57, 240 57, 240 4, 755 28, 205 28, 205 34, 950 72, 500 4, 885 6, 915 8, 185 29, 695 1, 840	577.095 223,590 25,235 51,955 3,075 59,910 16,030 51,900 138,285 25,415 63,665 12,485 1,485 1,75	529 28.i. 11 5 4 4 1 10 10 10 135 18 18 18 18 18 18 19 19 19 10

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillon (20%)

		Worked	since Jar			Ayant travail			vier 1985				
1-26 we	eks - 1	-26 sema	ines			27-48 sema			weeks -	49-52 sema	nines		
Tot	al	full Surtout	tly time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Most full Surtout	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	м	F	М	F		
1,080	3,035	685	1,820	700	1,870	550	1,220	1,635	4,575	1,385	3,420	CANADA † (suite)  Assigné(3) Grand groupe 51 -	
07.805 94.740 1.125 4.530 55.720 3.100 2.555 720 4.885 10.455 980 740 3.270 3.270 1.25 980 740 3.270 1.25 1.970 1.	161,500 147,880 5,215 275 120,560 4,725 640 2,975 5,085 6,610 9,030 450 1,935 4,295 355 385 385 4,585 4,585 4,585 390 300 3,650 200	49,090 3,645 895 3,650	56, 905, 50, 045, 33, 290, 190, 1, 055, 38, 620, 3, 005, 3, 005, 7, 750, 335, 1, 390, 2, 615, 595, 180, 235, 1, 110, 15, 280, 145, 570, 95	107.850 84,755 8,495 1,835 8,265 50,995 2,500 1,475 7,030 915 3,250 16,330 5,810 7,425 1,925 1,925 1,040 470 480 635 5,700 250 5,700 21,40 635 5,700 2,140 635	118.800 104,015 6,645 460 2,245 84,680 2,735 3,555 1,935 1,935 1,935 2,670 6,240 750 795 2,455 1,35 2,455 1,35 2,455 1,35 2,455 1,35 2,455 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,	79, 990 60, 235 7, 625 1, 665 7, 505 34, 870 1, 810 300 3, 450 1, 405 5, 045 5, 045 1, 580 930 415 370 450 3, 165 2, 245 1, 815 480 85	54,140 43,160 4,790 385 532,055 785 90 740 760 1,910 9,695 825 2,185 4,790 570 650 215 51 255 1,290 110 500 505 65	438, 365 332, 895 63, 135 11, 790 49, 550 177, 140 4, 545 5, 220 11, 255 2, 190 26, 310 28, 025 8, 365 4, 080 2, 700 1, 585 1, 535 4, 080 2, 700 1, 585 1, 535 4, 080 2, 700 1, 585 1, 535 1, 5	257,300 219,310 29,190 1,580 7,975 165,545 3,355 2,020 2,685 6,030 42,150 5,230 12,630 15,685 2,780 2,740 1,345 815 5,835 270 3,040 5,835 2,70 2,740 1,345 1	397,570 296,350 61,410 11,645 48,665 154,275 4,030 1,350 6,560 1,840 25,550 22,550 25,510 26,700 7,875 3,915 2,620 1,540 1,655 18,670 1,485 1,650 1,485 1,650 1,485 1,650 1,485 1,650 1,485 1,650 1,65	174,320 131,500 25,035 1,515 7,165 88,165 1,435 205 1,190 1,765 4,030 38,130 4,990 11,915 13,620 2,515 7,05 690 4,695 240 2,845 4,25 1,100 80	Travailleurs spécialisés dans la vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5174 5177 5179 Assigné (3) 519 Assigné (3) Grand groupe 51 Travailleurs	
94, 920 38, 375 2, 715 4, 40 19, 380 1, 140 6, 065 2, 510 703, 230 2, 510 703, 230 2, 510 703, 230 2, 510 705 705 707 707 707 707 707 70	342, 255 15, 050 130 445 260 7, 305 1, 460 4, 425 755 170, 555 6, 220 37, 985 8, 420 99, 280 10, 345 8, 420 99, 280 10, 345 5, 475 13, 000 12, 900 12, 900 14, 945 1, 370 14, 945 14, 370 14, 385 16, 370 16, 370 17, 260 235 3, 485 3, 485 3, 485 3, 485	24,980 2,205 1,650 290 11,705 880 3,925 2,555 1,770	3, 195 20, 135 4, 380 35, 175 3, 375 4, 175 10, 095 2, 915 5, 940 XXX 495 710 39, 915 35 6, 045 7, 870 2, 250 6, 045 170 39, 915 30, 9	144,675 36,650 2,275 5,565 480 15,970 1,335 7,470 1,780 1,775 51,735 5,380 22,950 4,620 61,4620 61,555 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 67,610 620 630 640 640 640 640 640 640 640 640 640 64	232,565 11,840 455 565 200 7,300 445 111,840 57,895 9,670 4,205 12,110 5,070 6,185 100 8,160 17,250 100 8,160 17,250 100 100 8,160 17,325 100 100 8,160 11,735 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	99.650 28.705 2.130 5.065 3.75 11.050 1.155 6.425 1.005 1.505 31.975 4.585 15.005 2.960 6.730 1.210 1.445 3.580 2.140 4.75 3.45 1.700 4.380 2.265 2.265 3.200 5.65 3.310 2.300 1.555 2.415 3.400 7.05	126, 455 5,670 40 420 100 3,020 115 1,045 5885 330 5,380 15,100 4,535 26,885 4,520 2,575 7,685 3,325 53,820 2,575 3,325 3,750 1,085 31,085 10,085 10,085 10,085 10,085 11,	427, 285 178, 275 21, 095 45, 725 2, 605 42, 085 42, 085 41, 205 42, 660 41, 660 43, 040 8, 705 17, 135 4, 120 3, 365 12, 530 9, 050 1, 275 1, 130 5, 110 1, 275 1, 130 1, 275 1,	366, 495 18, 600 175 680 6, 240 910 5, 000 2, 450 800 154, 385 15, 685 36, 790 9, 850 68, 225 18, 410 9, 020 0, 02	377, 685 189, 900 20, 910 45, 250 2, 415 37, 160 13, 990 41, 545 5, 310 76, 455 5, 310 76, 455 5, 870 11, 040 2, 545 2, 730 11, 135 8, 255 1, 055 8, 255 1, 055 1,	250, 185 15, 095 170 2, 210 525 4, 650 640 1, 395 640 10, 495 13, 375 26, 585 7, 355 38, 950 10, 825 31, 400 18, 485 11, 170 6, 320 XXX 310 615 62, 225 31, 295 345 220 8, 585 31, 295	613 6130 6133 6135 6139 Assigné (3) 614 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigné (3) 616	

93-112

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

					ce January				Т		Worked in	1985 -	
				Fais	In ti	ne labour de la pop		ctive (2)		Ау		llé en 198	5
	Occupation	Tota	a I	Tot	ai	Emplo Perso occup	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tot		Most full Surtout i	time à plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	CANADA * (continued)												
	6165 6169 Assigned (3) 619 6190 6191 6193 6198 6199 Assigned (3) Major group 71 - Farming, horticultural and	2.585 4,750 675 241.860 13.670 153.820 1.685 50.030 10.875 11.780	7,860 4,800 1,370 167,340 4,770 117,760 275 33,695 2,730 8,120	2,410 4,355 575 214,255 12,995 138,925 1,545 42,035 9,775 8,985	6,970 4,090 995 138,945 4,260 99,360 205 27,395 2,360 5,370	2,150 3,620 455 190,405 12,375 124,805 1,390 35,935 8,570 7,340	6,115 3,710 850 123,305 3,965 88,945 190 23,585 2,140 4,485	255 730 115 23,850 625 14,120 150 6,105 1,205 1,645	855 380 145 15,640 300 10,410 15 3,805 225 885	2,375 4,465 545 223,375 13,370 144,395 1,630 43,765 10,230 9,985	7,325 4,370 1,165 151,455 4,510 107,680 240 29,890 2,525 6,610	2,145 3,190 380 157,370 12,065 108,065 1,410 22,295 6,675 6,850	5,9 2,4 7,7,8 2,9 54,5 1,5,0 1,3 3,9
	animal husbandry occupations 711 7111(4) Assigned(3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7196 7197 7199 Assigned(3)	418.700 195.330 193.465 1.865 223.370 7.900 33.805 42.210 77.595 715 10.755 39.640	146,950 22,180 21,760 425 124,770 1,575 25,190 46,165 15,465 1,675 1,920 25,755 7,020	383,970 187,865 186,365 1,500 196,105 7,640 31,030 35,115 69,505 630 9,480 34,535 8,165	124, 345 19, 230 320 104, 795 1, 435 23, 110 37, 605 13, 115 1, 335 1, 650 21, 735 4, 810	363.790 187,405 185,950 1,450 176,385 7,275 28,820 30,990 62,045 555 8,545 31,220 6,945	113.880 19,415 19,120 295 94,465 1,270 22,215 33,090 11,285 960 1,530 19,845 4,275	20,180 460 410 50 19,720 360 2,210 4,125 7,460 80 935 3,320 1,220	10,455 130 105 25 10,325 165 895 4,515 1,830 375 115 1,890 530	393,320 185,170 183,925 1,250 208,155 7,740 32,145 39,785 71,440 675 10,245 10,245 36,990 9,135	134,340 20,085 19,785 295 114,260 1,515 23,845 42,390 13,965 1,575 1,815 23,490 5,660	311,830 163,995 163,050 940 147,835 7,255 23,470 26,585 51,685 465 6,735 25,940 5,695	80.5 13,8 13,7 1 66,7 1.1 12,8 24.4 9,0 8 9
	Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 7311 7313 7315 7319 Assigned (3)	47,680 47,685 3,440 37,960 1,120 3,305 1,855	5,470 5,475 XXX 3,610 XXX 1,510 220	41,650 41,650 3,295 33,430 620 2,955 1,355	4,300 4,300 XXX 2,850 XXX 1,280 115	33,290 33,295 2,860 26,745 465 2,310 910	2.845 2,840 XXX 1,970 XXX 770 55	8,355 8,355 435 6,690 155 640 440	1,460 1,460 XXX 880 XXX 510 55	46, 195 46, 195 3, 410 37, 015 1, 035 3, 140 1, 600	5,170 5,170 XXX 3,420 XXX 1,410 210	37.640 37,640 3.070 30,235 670 2,435 1,230	3,5 3,5 2,4 2,4
	Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7519 Assigned (3)	92,270 92,270 8,040 6,960 39,100 2,385 14,725 12,610 4,170 4,280	7,730 7,730 420 1,040 1,050 425 XXX 4,220 XXX	83,570 83,570 7,645 6,050 34,955 2,245 13,970 11,480 3,795 3,435	6, 175 6, 175 370 740 755 350 XXX 3, 505 XXX	58,105; 58,110 6,675 4,620 21,095; 1,835 9,440 9,265 2,865 2,310	4,490 4,490 320 490 440 230 XXX 2,675 XXX	25,465 25,465 965 1,430 13,855 405 4,525 2,210 935 1,125	1, 685 1, 685 50 250 310 120 XXX 830 XXX 65	87,840 87,845 7,900 6,550 37,355 2,350 14,390 11,450 4,050 3,795	6,865 6,870 390 970 950 395 XXX 3,685 XXX 225	75.760 75,760 7.460 5.640 31.755 2,165 13.270 8.945 3,505 3,020	4.9 4.9 3 7 7 2 2.5 X
1 2 3 4 5 5 7 8	Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 7710 7711 7713 7715 7717 7718 7719 Assigned(3)	70.015 70.015 12,050 9.095 8.615 1,875 15,665 11,090 9.135 2,485	1,565 1,570 XXX XXX XXX XXX 315 480 XXX 60	65,830 65,825 11,495 8,635 8,185 1,760 14,720 10,200 8,625 2,205	1,315 1,315 XXX XXX XXX XXX 265 390 XXX 40	52,790 52,790 10,070 4,980 6,500 1,440 13,435 8,055 6,660 1,655	1,040 1,040 XXX XXX XXX 235 275 XXX 20		275 280 XXX XXX XXX 30 115 XXX 25	68,325 68,325 11,885 9,005 8,405 1,800 15,225 10,720 8,930 2,345	1,470 1,470 XXX XXX XXX 295 450 XXX	64.380 64.385 11.560 8.405 7.780 1.665 14.710 9.745 2.080	1, 2 1, 2 X X X X X 2 2 4 X
1	Assigned (3)  Major group 81/82 - Processing occupations		60.	2,205	40	1,655	20	555	. 25	2,345	55	2,080	86

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillon (20%)

				Worked in	1985 -	Ayant trave	illé en 1	985				
1-26 we	eks - 1	-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	
Tota	e i	Mos full - Surtout ten	à plein	Tota	a l	Most full Surtout i	time à plein	Tota	al	Most full Surtout i	time a plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	
490 1,460 195 69,575 1,280 38,505 305 21,580 3,605 4,295	1,775 1,440 325 49,710 690 32,885 60 12,280 1,065 2,730	880 21,325 190 8,410 1,785	1,140 550 165 20,590 365 13,560 25 4,625 520 1,495	615 1,030 120 42,445 1,975 27,335 395 8,640 2,220 1,880	1,845 865 295 32,995 790 23,850 35 6,365 525 1,425	545 715 105 28,590 1,655 19,275 355 4,385 1,470 1,450	1,480 455 195 16,095 465 11,345 25 3,255 200 805	1,270 1,970 225 111,355 10,115 78,555 930 13,545 4,400 3,810	3,705 2,060 545 68,750 3,025 50,945 150 11,240 935 2,455	1,215 1,675 195 93,875 9,535 67,460 870 9,505 3,425 3,080	3,345 1,440 380 41,160 2,080 29,610 110 7,155 575 1,625	CANADA * (suite)  6165 6169 Assigné(3) 619 6190 6191 6193 6198 6199 Assigné(3)
09,635 13,665 13,275 385 95,975 1,300 9,775 21,380 5,290 15,380 4,910	51,875 2,815 2,720 49,065 595 4,480 22,550 9,030 785 855 8,175 2,600	7,625 7,390 235 57,925 1,100 5,995 12,420 23,905 170 2,860 8,910	28,060 1,095 1,055 40 26,970 430 2,145 12,315 5,765 405 375,4,245	53.120 22.315 22.145 170 40.810 1,730 4,670 6,880 17,675 105 2,230 6,125 1,400	19.735 2.805 2.740 65 16.925 310 2.950 6.320 2.885 325 235 3.130 760	49.730 18.215 18.075 140 31.515 1.575 3.495 5.040 13.965 1.770 4.575 1.040	11,305 1,810 1,790 25 9,490 250 1,420 3,475 1,890 150 130 1,760 415	220,565 149,190 148,500 71,375 4,715 17,700 11,525 16,120 2,725 15,485 2,825	62.735 14.465 14.330 135 48.265 615 13.520 2.040 460 730 12.180 2.305	196,550 138,155 137,590 58,395 4,580 9,125 13,815 2,105 12,455 2,090	41, 225 10, 975 10, 880 100 30, 245 510 9, 315 8, 640 1, 365 465 8, 175 1,500	Grand groupe 73 -
32,755 32,755 1,825 27,000 635 2,060 1,235	4,545 4,550 XXX 3,090 XXX 1,185 175	26,415 1,675	3,095 3,095 XXX 2,155 XXX 795 90	9,710 9,715 1,130 7,635 200 515 230	380 380 XXX 235 XXX 110 25	8,060 8,060 960 6,335 140 425 200	285 285 XXX 175 XXX 80 20	3,735 3,730 460 2,380 200 560 135	240 245 XXX 95 XXX 115 15	3, 160 3, 160 440 1, 940 150 500 120	160 160 XXX 70 XXX 75	731 7311 7313 7315 7319
44,315 44,310 1,805 3,800 21,245 625 4,905 8,015 1,610 2,290	5,355 5,355 205 780 745 255 XXX 3,070 XXX	35,940 1,565 3,070 17,465 525 4,260 6,110 1,225	3,870 3,870 170 590 590 160 XXX 2,180 XXX	28, 355 28, 355 2,575 1,290 12,025 860 6,875 2,275 1,565 890	955 960 105 120 100 110 XXX 395 XXX 30	25.605 25.605 2,470 1.135 10,645 780 6,495 1,855 1,445 770	675 675 80 95 65 100 XXX 230 XXX	15.170 15.170 3.520 1.460 4.080 865 2.605 1.160 875 615	555 555 65 65 105 30 XXX 220 XXX 25	14,215 14,215 3,425 1,430 3,640 860 2,510 980 835 530	385 385 65 45 85 30 XXX 130 XXX	forestiers et bûcherons 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7519 Assigné (3) Grand groupe 77 -
15,235 15,240 1,285 2,245 2,360 430 2,515 3,535 2,170 700	575 575 XXX XXX XXX 90 270 XXX	12,900 12,900 1,140 1,935 1,955 345 2,245 2,845 1,885 545	465 460 XXX XXX XXX XXX 75 245 XXX 20	20,370 20,370 2,855 3,925 2,615 635 4,175 3,080 2,400	340 340 XXX XXX XXX XXX 55 75 XXX	19, 250 19, 250 2, 760 3, 695 2, 440 595 4, 025 2, 875 2, 245 625	290 290 XXX XXX XXX XXX 45 60 XXX	32,720 32,720 7,750 2,840 3,430 735 8,530 4,100 4,360 970	555 560 XXX XXX XXX 150 105 XXX	32,230 32,230 7,660 2,770 3,390 725 8,435 4,025 4,310 905	525 525 XXX XXX XXX 150 105 XXX	Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7711 7713 7715 7717 7718 7719 Assigné (3)

93-112

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

			orked STIR	e January	1, 1903	мувис		- Серига				
			Foir	In the	de la non		ctive (2)		Aya		lié en 198	5
Occupation	Tota	al	Tot		Emplo Person	eyed	Unemp Personi chôm	loyed	Tot	Tot	Most full Surtout a	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	м	F
CANADA * (continued)												
811 8110 8111 8113 8115 8116 8118 8119 Assigned (3) 813/814 8130 8131 8133 8135 8137 8141 8143 8146 8148 Assigned (3) 815 8150 8151 8155 8156 8159 Assigned (3) 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigned (3) 8161 8163 8167 8171 8173 8176 8178 8179 Assigned (3) 821/822 8210 8211 8213 8215 8217 8221 8223 8225 8226 8227 8228 8229 Assigned (3) 823 8233 8233 8233 8233 8233 8233 823	7,030 915 1,965 1,025 285 1,960 285 1,960 2,350 2,260 2,350 2,260 2,350 3,325 1,770 15,225 1,640 1,180 2,585 3,085 1,120 5,255 4,875 4,550 3,085 2,945 1,125 3,085 2,945 1,125 3,085 2,1945 1,125 3,085 2,1945 1,150 1,150 1,150 1,100	405	6,565 850 1,880 250 275 1,780 370 185 50,775 4,360 1,360 1,360 2,285 2,255 2,550 3,750 1,550 14,465 2,285 2,550 3,750 1,550 1,	370 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	5, 920 825 1, 995 1, 995 235 1, 495 335 5, 495 4, 050 2, 055 6, 110 2, 120 2, 340 2, 120 2, 340 1, 195 10, 425 7, 920 1, 330 13, 190 1, 195 2, 215 2, 710 1, 050 2, 215 5, 4, 410 4, 410	290 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	500 1000 12.590 340 1700 1.690 2.180 3255 355 255 300 3255 2.460 500 710 4.800 3365 1.755 365 1.756 365 2.000 500 500 500 500 500 500 500 500 500	80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	6.835 890 1.935 1.010 275 1.860 405 52.095 7.075 4.560 2.190 6.630 2.310 2.570 3.255 11,905 1.850 1.85	400  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX	5,550 8853 1,850 990 240 270 1,750 1800 50,100 6,995 4,420 1,025 2,135 6,405 2,255 2,460 3,175 11,260 8,495 1,480 13,810 1,585 1,075 2,425 2,760 1,555 2,080 2,370 4,515 4,15 3,940 5,070 4,515 4,15 3,940 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 2,760 1,7615 3,940 1,7615 1,	3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillon (20%)

						Ayant traval			vier 1985				
1-26 w	eeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
To	tal	Mos full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	al	Most full 1 Surtout & temp	ime plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
1, 100 85	145 XXX	920 75	115 XXX	1,700	65 XXX	1,645	60	4,030	190	3,990	190		
350 360 300 300 300 300 300 300 300 300 30	XXX XXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX	285, 1200 800 800 25, 595, 335, 4300 85, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 16	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	240 485 486 85 95 90 480 10,830 90 1	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	2000 4653 2300 800 4600 800 400 10,320 4055 1,320 4055 1,320 5560 2,4955 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 5,590 575 800 115 5,590 115 5,590 115 5,590 115 5,590 115 5,590 115 140 440 445 815 1,915	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	6 15 1, 100 650 155 1, 100 650 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	515 1,100 640 150 990 225 110 33.825 5.840 2.855 4.380 1,555 4.380 1,555 4.380 1,605 5.415 8.75 5.415 8.75 1,105 625 1,435 610 1,030 1,395 2,4765 4.290 2,185 8,975 1,930 2,185 8,975 1,930 2,185 8,975 1,930 2,185 8,975 1,930 2,185 8,975 2,210 2,455 7,790 3,050 1,395 2,210 2,455 7,590 2,010 11,710 23,040 1,595 2,210 2,455 7,590 2,900 3,055 7,590 2,1300 3,680 4,200 1,1300 2,375 5,940 1,590 2,1300 2,1300 3,680 4,200 1,1300 2,375 5,940 1,590 2,1300 2,1300 3,680 4,200 1,1300 2,375 5,940 1,590 2,375 5,940 1,590 2,375 5,940 1,590 2,375 5,940 1,590 2,375 5,940 1,590 2,375 5,940 1,590 2,375 5,940 1,590 2,375 5,940 1,730 2,840 2,840 2,840 2,7105 2,840 2,773 2,773 2,840 2,773 2,840 2,773	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	8223 8225 8226 8227 8228 8229 Assigné (3) 823 8231 8233 8233 8235 8236 8238 8238 8239 Assigné (3)	

Table 2.-(continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

										Worked in	1985 -	
			P - 1 -		he labour f		-A: (D)		Ауа		llé en 198	5
Occupation	Tota	,	Fais	ant partie	de la pop	ulation a	ctive (2)			Tot	a l	
Cocapation			Tota	1	Person occupi	nes	Unemp Person chôm	nes en	Tota	a l	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
CANADA † (continued)												
8253 8256 8258 8259 Assigned (3) 826/827 8260 8261 8263 8265 8267 8271 8273 8275 8276 8278 8279 Assigned (3) 829 8290 8293 8295 8296 8298 8299 Assigned (3)	9, 450 2, 980 13, 555 7, 070 1, 355 18, 695 1, 975 525 950 920 2, 350 1, 315 1, 420 950 1, 305 4, 685 1, 545 750 2, 885 1, 060 1, 425 1, 555 1, 555 1, 685 1, 750 2, 820 2, 820 2	415 615 809 130 18,200 735 XXX 1,430 1,425 1,860 2,875 XXX 585 2,450 4,145 720 3,255 XXX 1,175 635 930 250 250 250 XXX	9,070 2,850 12,805 6,775 1,205 17,635 1,875 510 900 870 2,255 1,225 1,350 1,225 1,350 1,225 1,350 1,055 1,455 655 4,320 260 1,005 1,310 465 1,70	375 585 695 75 16,005 685 XXX 1,300 1,280 1,655 2,440 XXX 525 2,260 3,590 1,305 540 2,730 465 780 230 3,200 465 780 865 865 875 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876	8,830 2,805 11,595 6,495 1,090 16,200 1,795 455 785 2,110 1,105 1,105 1,165 1,235 4,000 1,325 580 955 1,195 4,45 4,00 955 1,195 4,00 955 1,195 4,00 955 1,195 4,00 955 1,195 1	340 555 575 605 70 13.725 605 XXX 1,155 1,140 1,475 2,020 2,890 1,175 440 2,430 390 650 225 XXX 55	240 50 1, 210 285 110 1, 440 80 55 65 85 140 115 115 75 55 460 130 75 465 65 15 10 10 115 115 115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	40 30 120 25 10 2.280 80 XXX 140 70 240 700 135 95 300 XXX 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	9,325 2,945 13,260 6,990 1,260 17,950 500 925 890 2,275 1,260 1,395 915 1,270 4,435 1,460 675 4,675 1,050 1,370 2,575 1,370 1,	395 590, 760 680 115 16,705 710 XXX 1,320 1,755 2,545 XXX 520 2,310 3,795 1,360 590 3,105 XXX 1,250 1,360 1,755 2,545 XXX 520 2,310 3,795 1,795	8,950 2,865 11,545 6,705 1,120 16,845 1,920 455 860 830 2,200 1,190 1,315 890 1,195 4,060 1,390 550 4,175 275 970 1,260 440 440 475 600 155	14,5 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
Major group 83 - Machining and related occupations 831 8310 8311 8313 8315 8316 8319 Assigned (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8335 8336 8337 8339 Assigned (3) 835 8350 8351 8353 8350 8351 8353 8357 8359 Assigned (3) 837 8379 Assigned (3) 837 8379 8370 8370 8370 8371 8373 8376 8379 Assigned (3) 837	273, 185 86, 055 86, 775 13, 325 49, 735 9, 990 1, 865 1, 620 2, 745 151, 105 9, 000 22, 625 13, 935 88, 170 1, 455 5, 405 51, 740 955 51, 740 955 31, 630 1, 200 590 430 9, 460 1, 095 3, 215 1, 830 510 2, 440 370 14, 815 550 9, 695 9	21,715 5,440	261,000 82,560 6,550 12,905 47,885 9,535 1,785 1,510 2,395 144,235 8,730 3,195 21,580 13,285 144,670 11,100 930 4,670 11,100 930 3,450 1,150 570 3,450 1,150 570 3,35 9,020 1,065 3,025 1,775 1,	19,730 4,915 XXX 410 1,795 1,165 - 620 10,405 XXX 1,445 3,125 4,205 4,205 4,205 1,060 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	236, 025 78, 335 8, 375 12, 585 45, 345 8, 775 1, 715 1, 400 2, 145 126, 440 8, 245 2, 970 18, 755 12, 245 13, 000 2, 500 3, 595 10, 020 910 33, 685 3, 165 940 560 2, 140 1, 505 8, 210 1, 005 2, 740 1, 555 475 475 475 475 4, 490 2, 140	17,630 4,395 ,xxx 385 1,000 585 595 110 9,300 ,xxx 1,320 2,820 305 595 3,710 3	24, 975 4, 225 175 320 2, 540 2, 540 100 250 17, 795 2, 830 1, 040 10, 805 1, 080 1, 075 240 1, 075 240 1, 075 285 210 106 60 290 115 270 60 1, 070 20 1, 070 20 65 760	2, 105 520 XXX 20 170 170 170 170 170 185 35 1, 100 XXX XXX 130 305 495 45 55 XXX XXX XXX 25 50 XXX XXX 25 50 XXX XXX 65 50 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	285,580 83,900 6,705 13,035 48,650 9,625 1,845 1,570 2,485 146,805 8,870 3,240 22,060 13,490 85,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 2,860 4,910 11,220 4,090 5,090 4,090 5,090 4,090 5,090 4,090 5,090 6,000 6,0	20.545 5.095 . XXX 400 1.825 1.220 635 750 10.800 XXX XXX 1.445 3.200 XX3 200 XXX 525 3800 1.085 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	251, 150, 80, 855, 6, 595, 12, 610, 9, 190, 137, 975, 8, 575, 3, 045, 12, 920, 80, 610, 1, 345, 3, 760, 2, 660, 4, 255, 10, 335, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	18,4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

						Ayant trav		le ter jan 985	vier 1985				
1-26 we	eeks - 1	1-25 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	aines		
Tot	al	Mos full - Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos full Surtout tem	time à plein	Tota	1	Most full - Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		
												CANADA † (suite)	
765; 3, 105 745; 300 3, 145 145; 95; 160, 165; 255; 246; 240, 175 985; 280, 185 1, 165; 280	100 1255 285 130 40 4,610 320 370 430 120 230 785 230 785 230 785 270 270 270	230 245 225 130 120	55 95 155 95 3,535 75 300 270 700 00 XXX 100 975 280 155 610 XXX 130 120 210 65 55 XXX	2,130 610 3,245 1,605 205 200 140 215 245 565 225 230 1,130 300 140 1,015 235 245 255 255 255 255 255 255 25	65 1300 175 155 250 4.255 155 505 575 XXX 150 1000 1300 1300 1400 215 355 XXX 150	2,030 5,85 2,805 1,525 205 3,775 140 205 225 545 545 205 225 1,050 285 105 950 25 150 375 90 115	55 105 155 130 155 3,700 125 3,750 325 375 465 465 575 920 300 90 815 130 175 225 130	6, 430 2, 105 6, 905 4, 640 745 10, 800 1, 535 265 545 480 1, 450 835 570 860 2, 320 675 2, 500 2, 720 290 270 210 120	225 330 400 405 7, 835 465 465 465 1, 250 1, 050 230 1, 050 230 1, 575 425 1, 220 1, 575 425 1, 250 230 1, 250 230 1, 250 230 230 230 230 230 230 230 230 230 23	6,365 2,085 6,695 4,570 10,540 1,515 250 475 1,430 475 1,430 670 820 585 2,230 875 325 2,245 2,25 2,25 2,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2	225 3252 3353 395 40 7,380 4400 XXX 640 6255 715 9500 XXXX 2300 1,1850 1,500 1,500 XXXX 6955 160 1,500 XXXX 30	8256 8258 8259 Assigné (3) 826/827 8280 8261 8263 8265 8267 8271 8273 8275 8276 8278 8278 8279 Assigné (3) 829 829 8293 8293 8295 8296 8298	
3, 165 8, 695 990 1, 375 115 505 8, 180 505 8, 180 425 7, 275 1, 460 40 2, 155 7, 275 1, 540 40 1, 055 7, 275 1, 625 60 40 1, 055 730 1, 055 1, 625 60 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	4.630 1.040 2.045 305 55 55 55 55 645 1.000 2.55 645 1.000 2.0000 2.0000 2.000	7,200 2150 2150 4,365 1,135 1,135 365 23,490 555 345 3,240 1,825 14,515 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,205 100 100 1,205 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	3,620 740 XXX 45 255 240 35 2,010 XXX XXX 240 0 540 850 70 XXX XXX 55 60 70 XXX XXX 55 320 XXX 80 85 30 90 15 335 XXX 50 150 55	63,320 15,025 7000 1,945 9,140 2,115 470 39,700 1,715 6845 3,310 24,155 3,310 24,155 3,310 24,155 3,300 60 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 3,030 1,205 1	5.210 1,240 2xxxx 955 425 335 1355 25 2.805 2.805 1.095 2.000 905 1.095 2.0000 2.000		4,685 1,080 XXX 70 390 315 130 140 10 2,520 XXX XXX 3455 840 1,055 75 230 XXX XXX 125 75 230 XXX XXX 95 115 60 50 50 50 60	159.100 60.180 5.760 10.090 34.390 6.135 1.390 78.925 6.470 2.115 11.365 8.025 44.435 905 1.745 1.705 2.165 5.730 1.875 4.75 2.165 5.730 1.875 4.75 2.165 5.730 1.875 4.75 3.15 5.185 5.180 8.55 1.460 1.040 1.315 1.705 9.065 1.705 1.705 1.705 1.875 1.705 1.875 1.705 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.885 1.6880	10.710 2.815 2.815 2.150 1.00 80 5.530 80 5.530 1.695 2.290 2.85 1.40 5.530 1.75 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 1.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2	156, 100 59, 360 5, 710 9, 970 33, 920 6, 070 1, 385 1, 425 77, 285 6, 395 2, 055 11, 110 7, 905 43, 540 885 1, 260 1, 995 5, 605 245 1, 835 4, 835 4, 835 4, 835 1, 835 1, 405 1, 260 1	10, 245, 2565   2, 565   230   1, 770   565   555   557   255   5, 370   1, 550   2, 230   1, 550   2, 230   1, 550   2, 230   1, 550   2, 230   1, 550   2, 230   1, 550   120   545   2, 285	domaines connexes 831 8310 8311 8313 8315 8316 8319 Assigné(3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8336 8337 8337 8336 8357 8350 8351 8355 8357 8359 Assigné(3) 837 8370 8371 8370 8371 8373 8376 8371 8373 8376 8371 8373 8376 8371 8373 8376 8371 8373 8376 8371 8373 8376 8371 8373 8376 8371 8373 8376 8379 Assigné(3) 839	

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				T= 41	ne labour	force (2)			Ave	Worked in	1985 - Ilé en 198	5
			Fais	sant partie	-		ctive (2)			Tot		-
Occupation	Tota	-	Tot	al	Emplo Perso occup	nnes	Unemp - Personi chôm	nes en	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plei
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
CANADA * (continued)												
8399 Assigned (3)	1.060	XXX 85	1,005	80 XXX	940 365	XXX 45	65 75	XXX 15	1,045 475	XXX 75	995 410	
Major group 85 - Product fabricating. assembling and repairing occupations 851/852 8510 8511 8513 8515 8523 8525 8526 8527 8528 8529 Assigned (3) 853 8530 8531 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 Assigned (3) 854 8540 8541 8546 8548 8549 Assigned (3) 8551 8556 8557 8566 8550 8557 8566 8550 8557 8561 8552 8563 8568 8569 Assigned (3) 8577 8576 8578 8570 8571 8573 8576 8570 8571 8573 8575 8576 8578 8579 Assigned (3) 857	758, 935 89, 430 9, 490 3, 875 33, 590 5, 150 420 10, 655 1, 450 4, 430 11, 305 3, 160 4, 430 11, 305 3, 160 4, 450 6, 235 1, 450 4, 450 6, 235 5, 660 6, 145 5, 520 27, 460 47, 565 4, 940 67, 735 4, 510 1, 490 1, 845 4, 975 5, 265 5, 660 6, 145 5, 520 6, 145 5, 145 1, 945 1, 945 1, 945 1, 945 1, 945 1, 945 28, 815 1, 780 4, 275 6, 790 4, 275 1, 780 4, 275 1, 780 1, 845 4, 975 1, 780 1, 945 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 4, 275 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 1, 780 28, 815 28, 815 28, 815 28, 815 28, 815 28, 815 28, 815 28, 815 28, 815 28, 815	257, 420 21, 145 630 2,005 8,645 730 565 585 2,055 2,055 3,345 685 31,310 9825 1,100 10,140 11,100 10,140 11,100 10,140 11,100 11	725.160.85.880 9.235 32.565 4.965 5.675 385 1.350 1.350 4.200 1.855 5.700 1.855 5.700 5.485 8.795 5.700 5.485 8.795 1.740 1.855 5.700 5.650 5.485 8.795 1.745 1.750 1.750 1.750 1.750 1.710 1.856 1.745 1.710 1.875 1.750 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.710 1.735 1.73	229,995 19,640 610 1,885 8,175 560 1,940 845 860 3,085 485 9,455 9,455 9,455 1,370 3,205 1,715 920 915 6,070 3,505 3,510 XXX 980 955 139,625 4,175 1,385 7,175 1,385 7,175 58,170 4,360 4,010 9,010 10,295 3,75 2,815 68,170 4,360 4,010 9,010 10,295 3,75 1,885 1,835 3,470 3,300 3,510 XXX 980 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 955 1,180 975 1,180	675.505 79.750 9.030 3.440 30.450 4.810 5.045 3.855 5.1275 3.635 9.380 2.475 9.380 7.535 10.855 5.180 10.855 1.960 5.110 23.670 39.900 5.200 1.355 5.3940 1.285 4.105 4.410 665 5.3,940 1.285 3.190 2.285 3.190 3.725 4.410 6.655 6.55 3.940 1.285 6.55 3.940 1.285 6.55 3.940 1.285 6.55 3.940 1.285 6.55 3.940 1.285 6.55 3.940 1.285 6.55 3.940 1.285 6.55 3.940 1.285 6.55 6.55 3.940 1.285 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.	203,370 17,620 605 1,640 7,420 610 470 465 1,855 2,605 420 25,945 2,605 8,110 950 8,360 1,520 8,10 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 1,520 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,1	95	26, 625 2,015 5 2,015 755 55 100 85 3,185 65 1,060 90 240 90 240 20 195 110 155 720 1110 155 720 110 25 16,505 275 3,270 280 30 905 1,80 30 905 1,10 1,210 30 905 1,300 1,110 1,210 30 90 240 455 525 555 555 575 575 575 575 575 575 5	735,350 86,990 9,380 32,910 4,995 5,700 385 1,385 1,385 4,270 10,790 12,085 4,280 10,790 12,085 5,805 13,825 5,805 13,825 5,450 12,085 43,955 5,450 22,20 1,785 3,955 5,450 25,085 4,705 5,156 4,705 5,755 1,565 4,705 5,795 1,565 4,560 1,735 4,260 1,736 4,260 1,736 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4,756 4	241,040 20,340 520 1,935 8,395; 710 10 535 535 2,010 3,135 645 30,250 9,475 1,035 9,850 1,380 3,365 3,370 1,800 970 1,055 6,300 330 3,660 XXX 9955 2100 146,715 4,360 4,130 29,680 1,465 6,645 4,330 3,660 XXX 9955 2100 146,715 4,360 4,130 29,680 1,455 6,645 1,456 6,645 1,456 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,455 10,635 3850 5,480 960 1,840 1,455 10,635 3850 5,645 10,635 3850 5,645 10,635 3850 5,645 10,635 3850 5,656 5,645 10,635 3850 5,656 5,65	687, 740 63, 530 9, 290 31, 900 4, 855 5, 395 10, 250 11, 340 2, 555 11, 10, 250 11, 1565 5, 410 11, 565 5, 410 11, 565 5, 270 23, 540 375 4, 955 11, 275 5, 270 23, 540 375 4, 955 11, 275 5, 270 23, 540 375 4, 955 11, 275 5, 270 23, 540 375 4, 955 11, 275 5, 270 23, 540 375 4, 955 11, 275 5, 270 23, 540 375 38, 800 4, 470 7310 3, 850 1, 245 5, 88, 800 4, 470 732 3, 275 5, 1, 275 5, 270 3, 385 6, 170 3, 380 8, 255 331, 375 35, 940 11, 950 331, 375 35, 940 11, 950 331, 375 35, 940 11, 950 331, 375 35, 940 11, 950 331, 375 35, 940 11, 950 331, 375 35, 940 11, 950 331, 975 331	2099 199 11 8 8 8 8 8 9 9 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 9 9 9 1 1 3 3 3 4 4 1 1

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Ja	nuary 1, 19	85 - Aya	ent travail	lé depuis	ie 1er jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trave	aillé en 1	985					
1-26 we	eeks - 1	-26 sema	aines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tot	al	full Surtout	tly time à plein	Tota	al	Most full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	34	F	М	F		
												CANADA † (suite)	
115	XXX 25	100 70		235 135	XXX 20	215 110	XXX 15	695 260	XXX 30	680 225	XXX 30	8399 Assigné (3) Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la	
18,700 11,325 310 3835 465 1,200 3,835 1,200 1,005	57, 430 4, 165, 30 325, 135, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 145, 14	83, 640 9, 625 295 3, 385 3, 385 1, 045 775 150 845 1, 800 10, 690 295 1, 660 3, 930 850 1, 460 460 4, 650 460 4, 650 762 400 4, 650 762 620 762	3, 485 300 1, 320 110 85 60 295 160 180 840 105 4, 405 405 159 130 1, 390 40 275 175 175 175 175 175 175 175 1	147, 545 18, 190 1, 275 755 1, 670 1, 670 3, 035 630 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 18, 830 19, 255 2, 680 8, 120 1, 110 2, 295 11, 435 970 7, 475 115 1, 240 10, 585 700 10, 585 700 17, 790 1, 790 1, 790 1, 790 1, 790 1, 790 1, 060 4, 15 0, 060 4, 15 0, 060 4, 15 0, 060 4, 15 0, 060 4, 15 0, 060 4, 15 0, 060 4, 15 0, 060 4, 15 0, 060 1,	65, 475 4, 785 135 480 2,000 0,000 155 135 300 145 5 6,645 135 2,280 175 6,645 135 2,280 175 6,645 135 1,555 1,055 1,055 1,155	135, 160 17, 300 1, 250 730 6, 645 885 1, 585 1, 585 1, 710 200 840 2, 840 555 17, 045 865 2, 590 1, 055 1, 040 805 1, 040 805 1, 055 1, 175 1, 105 1, 175 1, 105 1, 175 1, 175 1	56, 455 4,505 1300 455 1,920 120 120 120 120 130 135 230 800 130 130 130 2,090 145 2,130 200 580 555 1,420 200 205 54 40 835 555 56,850 910 1,005 7,430 375 7,430 375 85 2,220	481, 105 57, 470 7, 795 2, 530 22, 125 3, 605 2, 835 1, 005 2, 935 1, 005 5, 485 1, 655 75, 265 30, 540 3, 590 12, 300 13, 990 6, 590 1, 140 1, 085 1, 985 22, 795 4, 025 240 2, 025 3, 025 7, 55 26, 795 3, 805 3, 660 2, 640 820 XXX 2, 660	118. 135 11.390 455 1.135 4.885 4.885 250 200 295 1.365 570 430 1.310 280 18.325 750 5.335 6.000 940 2.270 1.050 2.835 240 1.050 2.835 240 1.10 1.20 380 1.20 66.885 2.770 2.015 11.895 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.	468. 935 56. 605 7,740 2,585 21. 860 3,545 2,760 7,760 990 2,250 1,545 73.335 6,595 7,310 29. 800 3,500 11,985 21,800 3,975 6,170 1,125 1,055 1,835 21,800 3,960 12,155 230 1,930 22,835 23,960 3,770 3,550 25,840 3,770 3,550 27,560 740 XXX 2,560 7,85	110, 100 11, 060 4, 555 1, 110 4, 795 380 235 1, 340 555 415 12, 560 205 235 5, 805 915 2, 210 195 1, 030 1	réparation de produits 851/852 8510 8511 8513 8515 8523 8525 8526 8527 8528 8529 Assigné (3) 8531 8533 8534 8533 8534 8535 8535 8536 8537 8538 8539 Assigné (3) 8544 8540 8541 8548 8549 Assigné (3) 8554 8540 8541 8548 8549 Assigné (3) 8557 8550 8551 8551 8553	
1,470 1,120 450 1,090 4,680 200 1,085 825 160 155 890 1,045 3,345 1,700 1,795 1,120 820 0,645 1,135 195	600 16.825 1.205 1.305 2.450 2.115 2.620 2.95 585 140 165 590 1.155 80 410 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 180 885 120 360 880 320 3, 625 815 645 115 135 695 810 220 33, 700 1, 385 16, 560 915 760 8, 930 8, 930 8, 930 8, 930	380 12,990 955 1,170 1,855 1,415 2,105 60 235 475 90 145 395 630 65 795 280 XXXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,100 1,405 185 430 985 365 5,450 325 1,300 215 1,005 1,235 1,005 1,235 3,880 2,15 3,880 30,495 1,880 1,830 20,395 1,325	20,986 1,350 1,135 2,725 1,880 2,515 105 565 125 250 405 890 1,155 125 2250 395 XXX XXX XXX XXX 220 80 80	1.260 180 380 890 325 5.055 3.15 1.180 830 190 295 905 1.160 1.85 61.490 27.650 1.770 1.770 1.776 1.47	18, 340 1, 195 1, 035 2, 310 1, 385 2, 310 1, 385 2, 270 500 125 215 345 825 55 1, 000 350 XXX XXX XXX XXX XXX	2, 420 430 815 2, 565 860 17, 840 2, 770 4, 260 2, 445 575 2, 370 3, 585 241, 720 7, 320 6, 450 65, 855 8, 345 1, 715	33, 430 2,085 1,845 4,280 2,645 5,490 1,100 225 545 965 1,875 1,775 3,170 430 1,095 XXX 575 255 543	2,320 430 430 2,465 17,520 2,765 4,175 2,410 545 1,260 2,310 3,520 525 236,185 30,870 95,375 7,240 6,400 65,040 8,160 1,715	31.065 1.970 1.740 4.060 2.110 5.330 230 380 1.070 220 515 5.1825 1.825	8563 8566 8568 8569 Assigné (3) 857 8570 8571 8573 8575 8576 8578 8579 Assigné (3) 858 8581 8581 8582 8583 8584 8584	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

			Worked sind	ce January	1, 1985	- Ayant t	ravaillé	depuis	le ter jan			
			Emis		he labour		etive (9)		Ду		lié en 198	5
Occupation	Tot	n i	Tot		Emplo Perso occup	oyed	Unemp Person chôm	loyed nes en	Tot	Tot	Most full Surtout	time à plein
	М	F	М	F	м	F	М	F	М	F	М	F
CANADA * (continued)												
1 8587 8588 8589 Assigned (3) 5 859 6 8590 7 8591 8592 8 8593 0 8595 1 8595 2 8598 3 8599 Assigned (3) Major group 87 -	1,625 4,550 20,720 10,220 74,925 5,520 4,245 9,340 7,730 26,840 685 1,810 15,680 3,075	XXX XXX 705 235 22,765 850 2,570 3,630 3,630 3,790 960 850 8,990 810	1,485 4,400 19,600 9,140 70,295 5,280 4,080 8,845 7,460 25,060 645 1,695 14,700 2,520	XXX XXX 635 18, 955 790 2, 235 3, 270 3, 195 860 765 7, 940 610	1,415,4,185 18,510 8,115 63,015,5055 3,735 7,495 7,035 22,195 610 1,490 13,380 2,015	XXX XXX 545 160 17,485 730 1,930 2,905 2,905 2,640 775 655 7,115 490	70 215 1,085 1,020 7,275 220 345 1,350 425 2,865 35 200 1,315 510	XXX XXX 90 25 2.470 60 300 65 360 550 80 105 825 115	1,580 4,495 19,800 9,420 71,685 5,455 4,070 8,960 7,530 25,645 680 1,690 14,920 2,735	XXX XXX 660 210 21,320 835 2,435 3,10 3,455 3,500 925 790 8,335 735	1,365 4,325 17,425 8,080 64,480 5,285 3,590 8,085 7,095 22,995 645 1,445 13,180 2,170	XX XXX 50 14 17,87 7,92 21 2,98 2,74 86 71 7,14 49
Construction trades occupations 871 8710 8711 8713 8713 8715 8718 8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 8735 8735 8735 8735 8735 8735	783.375 112,130 14,705 50,015 8,770 10,435 18,640 5,215 4,350 129,820 19,825 12,300 54,595 12,300 54,595 29,410 3,515 2,505 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840 670 24,865 6,930 17,560 42,060 54,1420 70,430 15,670 24,865 6,930 17,560 42,060 52,305 5,45 14,290 52,305 5,45 14,290 52,305 7,245 47,725 82,795 45,420 20,875	21.475 1,930 xxx xxx xxx xxx xxx 75 4,500 655 255 555 1,920 655 255 555 11,185 2,380 295 xxx 4,195 4,195 250 650 255 550 1,380 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295	735.385 105.560 13.960 47.940 8.260 9.725 16.995 5.020 3.660 124.745 19.035 19.035 19.035 3.315 2.375 3.700 3.375 2.375 3.700 3.375 2.375 3.700 3.375 2.375 3.700 3.375 2.375 3.700 3.375 2.375 3.700 3.375	18.095 1.640 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.	634,395 90,870 13,135 41,225 6,825 8,990 13,710 4,200 13,710 42,785 114,890 13,170 2,030 3,545 2,925 428,635 63,435 107,270 2,030 3,545 2,925 43,335 63,435 107,270 43,335 63,435 107,270 5,680 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 32,650 4,330 43,335 5,975 6,97	14,750 1,285	14, 850 6, 715 1, 440 730 3, 295 825 875 9, 855 600 6, 485 755, 445 145 76, 450 4, 430 20, 135 2, 570 950 2, 025 5, 860 1, 770 2, 280 7, 755 6, 605 5, 860 1, 770 2, 280 7, 755 5, 860 1, 860 5, 860 5	3,335 XXX 110 XXX 140 XXX 140 330 100 100 50 35 XXX 10 2,645 50 585 XXX 45 55 XXX 25 XXX 28 88 115	754,855 109,150 14,445 49,170 8,475 10,115 17,940 5,140 0,155 53,210 29,110 3,475 2,435 3,775 3,545 518,405 68,995 131,170 24,110 6,730 16,880 39,730 6,310 13,685 50,970 14,635 78,095 43,355	20,030 1,825 XXX 530 XXX XXX 560 XXX 500 4,405 485 5245 545 545 545 545 545 545 545 545 5	564, 685 98, 930 13, 745 7, 505 9, 645 15, 750 4, 633 3, 175 120, 070 11, 805 48, 685 28, 300 3, 370 2, 215 3, 665 3, 135 445, 685 63, 580 11, 645 12, 645 12, 645 14, 190 31, 170 5, 425 7, 490 6, 425 7, 490 65, 210 36, 450 43, 665 7, 490 65, 210 36, 450 43, 665 7, 490 65, 210 36, 450 43, 665 43, 665 43, 665 44, 360 65, 210 36, 450 43, 450 44, 360 47, 360 48, 425 48, 486 48, 285 48, 386 48, 485 48, 4	15 91 1,54 XX 55 XX XX 44,13 4,13 58 10,23 1,75 62 2,4 4,1 10,23 10,23 1,75 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 9110 9111 9113 9119 Assigned(3) 913 9130 9131 9133 9135 9135 9135 9135 9135 9135	456,605 16,100 1,735 7,825 4,710 1,380 450 28,520 5,185 7,335 8,085 6,280 690 940 20,150	40.085 1,425 200 595 320 50 1,135 200 1,135 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	432,440 15,410 1,670 7,440 4,580 1,300 415 26,450 7,740 6,750 7,530 5,980 650 795 18,500	36,385 1,310 XXX 320 555 295 40 1.075 XXX XXX XXX 355 405 XXX 20 800	395, 465 14,810 1,615 7,135 4,420 1,255 380 25,565 4,630 6,610 7,260 5,700 625 735	33,605 1,225 225 270 35 970 270 270 35 970 270 270 270 270 270 270 270 270 270 2	600 600 305 165 45 35 885 110 140 270 280 20 60	2,785 85 XXX 30 30 25 110 XXX XXX 40 50 XXX	443,110 15,835 1,705 7,730 4,650 1,345 405 27,990 5,120 7,190 7,885 6,205 680 910	38,070 1,390 20,345 580 315 45 1,090 20,000 425 20,000 425 20,000 940	15, 235 1, 685 7, 415 4, 490 1, 260 385 27, 100 5, 060 7, 055 7, 545 5, 985 5, 660 805	24, 1 1, 2 X 25, 2 8, X X 2: 33

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Ja	nuary 1, 19	185 - Ayı	ant travai	llé depuis	le 1er jar	vier 1985				$\top$
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
1-26 w	eeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	sines		
Tot	tel	full Surtout	tly time - à plein mps	Tot	al	Mos full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos full Surtout	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		No
195 390 3,415 1,945 16,280 655 2,940 1,150 5,555 90 370	XXX XXX 225 65 6.160 95 805 180 740 1.520 170 245	375 485 2,395 920 4,915 75 250	XXX XXX 1300 40 4.390 100 570 110 495 1,045 145 205	240 585 3,825 2,110 15,175 840 745 2,575 1,450 5,865 5,105	XXX XXXX 135 55 5, 140 190 580 55 795 725, 240 185	170 545 3,215 1,755 14,480 790 620 2,360 1,340 5,340 5,340	XXX XXX 115 30 4,285 165 460 40 705 585 215	1, 150 3, 525 2, 560 5, 365 39, 225 4, 180 2, 670 3, 450 4, 925 13, 225 460 810	XXX XXX 305 95 10,015 550 1,055 70 1,915 1,260 510 355	1,060 3,430 11,980 4,900 37,660 4,120 2,490 3,325 4,830 12,740 450 750	XXX XXX 2600 80 9, 195 5300 895 70 1, 785 1, 115 505 360	CANADA * (suite)  8587 8588 8589 Assigné(3) 859 8590 8591 8592 8593 8595 8596 8598	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
215.265 30.515 1.915 12.205 3.615 2.255 7.450 1.610 16.950 10.685 2.030 300 300 300 360 4.520 6.925 2.336 4.520 6.925 5.450 2.255 7.450 800 300 300 300 300 300 300 300 300 30	2.105 290  8,880 835 XXX 245 XXX 345 XXX 35 740 55 50 800 87 75 XXX 35 7,305 220 80 XXX 35 7,305 195 220 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	2,260 655 163,420 24,910 1,620 9,895 2,955 1,255 11,255 13,545 8,410 1,650 2,455 320 320 33,830 5,195 124,960 7,960 33,830 5,195 11,000 1,720 3,710 8,675 2,395 11,720 3,710 8,675 2,400 1,720 1,720 3,710 8,675 2,400 1,720 3,710 8,675 2,400 1,720 3,710 8,675 2,400 1,720 1,720 3,710 8,675 2,400 1,720 1	1.580 145 6.415 650 XXX 210 XXX 255 XXX 20 640 55 45 170 185 65 XXX 25 55 5.120 195 55 1,440 XX 70 1,440 XX 70 1,450 XXX 70 1,450 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XXX 1,500 XX	3, 415, 645  234, 750 35, 020 3, 740 18, 040 3, 070 2, 665 4, 670 1, 685 1, 145 27, 950 3, 370 2, 140 16, 770 3, 355 510 500 875 517, 775 22, 040 67, 340 10, 650 2, 840 67, 745 11, 935 1, 885 1, 885 1, 885 24, 040 13, 110 4, 815	2.185 190 4.340 4xx 185 xxx 110 xxx 5 755 85 30 1755 265 115 560 xxx 4xx 100 xxx 4xx 100 xxx 4xx 100 xxx 100 100	2,940 540 209,410 31,920 3,535 15,365 2,505 4,185 1,525 950 25,765 3,070 2,040 15,445 3,150 460 445 755 151,720 20,146 41,835 9,830 2,535 5,875 9,915 1,975 4,975 4,975 1,975 4,975 1,975	1.825 135 3.420 395 XXX XXX 95 XXX 55 735 85 35; 160 230 115 60 XXX 25 2.290 200 000 XXX 155 315 160 230 115 50 230 115 50 230 240 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	8,400 1,115 304,840 43,615 8,790 18,920 1,785 5,825 1,985 1,115 82,385 5,185 25,760 23,725 2,740 1,130 2,915 1,955 178,845 1,530 5,530 1,530 1,250 1,2	4.040 255 6.810 545 XXX 200 XXX 105 XXX 20 2.870 345 160 275 5.1.405 450 115 XXX 3.395 620 465 50 XXX 65 710 XXX 65 710 XXX 65 710 XXX 65 710 XXX 65 710 XXX 65 710 XXX 65 710 XXX 65 710 XXX 65 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710	7, 985 970 291, 855 42,095 8,590 18,210 1,695 5,590 1,920 975 80,755 14,965 8,905 24,830 23,505 2,725 1,110 2,900 1,815 15,815 6,280 1,250	3,730 205 6,080 500 xxx 190 xxx 95 xxx 5 2,755 150 250 1,335 445 120 xxx 282 5 2,825 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8599 Assigné (3) Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8718 8718 8719 Assigné (3) 8730 8731 8733 8735 8736 8738 8739 Assigné (3) 878888 8789 87888 8789 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8781 8786 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8798 8798 8799	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
79,825 1,610 100 945 340 160 75 2,250 210 430 680 730 85 120 5,885	9,315 255 XXX 500 135 65 265 XXX XXX 135 80 XXX 460	1,360 90 820 270 115 70 1,895 170 375 520 650 85	4,740 200 XXX 35 110 50 - 175 XXX XXX 65 70 XXX 365	114,695 2,280 205 1,270 555 195 50 4,975 675 1,090 1,665 1,250 115 180 5,385	15,065 245 XXX 80 95 65 5 225 XXX XXX 60 115 XXX - 240	98, 435 2, 110 195 1, 170 510 185 50 4, 700 675 1, 050 1, 155 105 4, 940	8.375 205 XXX 55 90 55 165 XXX XXX 40 95 XXX	248,590 11,950 1,400 5,515 3,755 990 285 20,755 4,230 5,680 5,535 4,225 4,75 605 8,415	13, 595 890 XXX 220 345 190 600 XXX XXX 140 235 XXX 25 240	237, 265 11, 760 1, 400 5, 425 3, 715 960 265 20, 505 4, 210 5, 635 5, 470 4, 180 455 555 8, 170	11.050 805 XXX 190 320 170 35 550 XXX XXX 115 225 XXX 20 225	Personnel d'exploitation des transports 911 9110 9111 9113 9119 Assigné(3) 913 9130 9131 9133 9135 9135 9139 Assigné(3) 915	49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			Fair		he labour		ctive (2)		Ауг		lié en 198	5
Occupation	Tota	ı	Tota		Emplo Perso	nnes	Unemp I Personr chôm	oyed nes en	Tota	Tota	Most full Surtout	time à plei:
	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
CANADA † (continued)												
9151 9153 9155 9157 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 9190 9191 9193 9194 9195 9197 9199 9199 9199 9199 9199 9190 9191 9199 9190 9191 9199 9190 9191 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 9199 9199 9199 9190 9191 9199 9190 9191 9199 9190 9191 9199 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 9199 9199 9199 9199 9199 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9190 9191 9190 9190 9191 9190	5,835 3,315 5,945 1,155 3,030 385,005 16,335 40,290 29,450 266,090 11,585 13,255 6,835 980 1,180 660 3,765	XXX XXX 3000 XXXX 325 60 36,145 1,170 17,185 2,845 8,040 5,685 1,220 430 XXX XXX XXX XXX	5,375 3,070 5,460 1,085 2,770 365,815 15,555 38,565 27,470 254,130 18,735 11,350 6,270 910 1,130 6,20 3,415 200	XXX XXX 250 270 55 32,790 16,115 2,485 7,065 5,105 955 410 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,710 2,510 4,300 835 2,455 575 334,625 14,880 37,520 25,705 229,295 17,535 9,595 4,985 895 1,105 530 2,330	XXX XXX 195 XXX 230 30,390 95,455 15,455 6,280 4,585 850 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	665 465 1, 165 245 310 165 31, 185 675 1, 045 1, 770 24, 835 1, 105 1, 1	XXX XXX 500 XXX 35 2,400 75 6600 260 780 5220 105 60 XXX XXX XXX XXX XXX	5,755 3,250 5,790 1,120 2,955 815 372,950 16,030 39,450 28,095 258,440 18,950 1,950 6,650 960 1,175 650 3,635 230	XXX XXX 3000 XXXX 3255 55 34.245 16.570 2.650 7.510 1.080 410 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,360 3,120 5,155 1,020 2,550 720 325,790 14,515 33,330 22,235 227,935 16,815 9,985 5,915 9,985 03,020 1,135 630 3,020 210	20, 8, 1, 5, 4,
related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9314 9315 9317 9318 9319 Assigned (3)	197,505 197,500 11,330 18,320 49,365 2,615 37,205 35,010 31,500 3,990 8,170	62.645 62.645 1.030 250 2.530 305 1.260 51.045 3.250 275 2.710	182,190 182,185 10,970 17,380 45,390 2,335 35,935 31,240 28,610 3,620 6,705	54,290 54,290 955 220 2,290 260 1,195 44,360 2,790 240 1,970	160,715 160,715 10,450 15,120 39,625 2,135 32,785 27,545 24,545 3,150 5,365	45,950 45,955 880 195 2,005 230 1,050 37,630 2,280 190 1,495	21,475 21,470 515 2,260 5,765 205 3,150 3,705 4,060 470 1,335	8,340 8,340 80 20 285 35 145 6,730 510 50 475	188,475 188,475 11,205 18,020 47,235 2,305 36,465 32,470 29,685 3,770 7,315	58.045 58.045 1,015 235 2,345 270 1,250 47.445 2,985 270 2,240	151,060 151,060 10,660 10,660 16,975 36,070 900 34,040 21,565 22,350 3,025 5,470	44 44 1 1 36 2
Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 9510 9511 9512 9514 9515 9517 9518 9519 Assigned (3) 953 Assigned (3) 955 9550 9551 9555 9557 9559 Assigned (3) 959 Assigned (3)	119,670 53,320 5,300 4,370 21,665 3,150 2,205 3,440 2,495 8,690 7,495 6,945 33,820 1,0315 1,215 4,075 825 2,155 1,300 410 340 6,090 575 5,020 320 180	37,360 27,685 1,235 5,775 3,180 400 470 6,865 2,045 6,490 1,215 1,350 260 20 750 20 20 2,135 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	113.500 51,010 5.180 4.205 21.040 3.060 2.155 3.165 2.285 8.150 1.685 46.895 7.070 6.665 31,780 9.815 1.180 9.815 1.180 2.070 1.195 370 275 5.775 5.775 5.775 5.775 5.60 4.775	33,460 24,545 1,185 5,400 2,875 3700 435 5,975 1,690 5,995 920 1,245 250 00 155 455 455 455 455 455 455 5,075 5,775 700 155 455 455 455 455 455 455 455 455 455	107, 445 48,075 5,110 4,035 20,020 2,980 2,065 2,865 44,675 6,890 1,455 9,280 1,185 9,280 1,185 1,285	29,760 21,890 1,125 4,905 2,835 340 5,100 1,430 5,140 805 215 215 215 215 215 215 215 215 215 21	5,050 2,935 70 165,1020 80 95 300 285 690 235,5 175 1,765 15,100 105 300 205 185,100 105 105 105 105 105 105 105 105 105	3,710 2,655 60 495 240 255 550 115 150 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	116.510 51.750 5.265 4.220 21.155 3.115 2.170 3.345 2.325 8.305 1.780 48.860 7.385 10.095 1.505 10.095 1.210 0.095 1.255 400 0.095 1.255 400 0.095 1.255 400 0.95 1.255 400	35,295 26,070 1,200 5,590 3,015 385 440 6,415 1,895 6,075 1,045 1,290 255 5,305 710 15 2,025 2,0	107,955 47,105 5,150 3,875 20,015 3,025 2,100 2,765 1,690 7,020 1,390 46,925 7,230 31,710 1,290 8,825 1,185 1,185 1,185 3,025 1,290 1,200	26 18 1 1 4 2 2 4 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 3 3

2 - 22

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Tot	al	Mos full Surtout ten	time è plein	Tot	ał	Mos full Surtout ten	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
1,560 2,195 265 825 325 68,305 1,670 4,065 5,380 50,475 3,325 3,390 1,765 75 110 1,450 60 50,925 770 2,890 14,075 915 5,750 12,140 10,365	XXX XXX 1755 8,240 955 3,310 2,380 1,340 3,00 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1,040 2,480 3,430 35,190 2,325 2,440 1,275 60 100 1,015 45	XXX XXX 1500 XXX 105 10 3,935 500 1,425 1,400 760 160 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,555 1,000 1,460 350 770 240 100,695 3,285 13,160 8,105 69,470 3,540 3,135 1,355 125 205 180 775 75	XXX XXX 85 XXX 85 14,250 210 10,115 5,750 1,145 360 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	1,455 9,300 1,300 3,15 65,515 2,865 9,850 6,555 2,865 2,865 1,165 115 115 115 115 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106	XXX XXX 70 XXX: 65 65 7.710 1.55 4.725 4.725 875 285 90 XXX: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	2,640 1,520 2,140 510 1,355 250 203,950 11,075 22,225 14,610 138,445 12,120 5,425 3,530 765 880 360 1,410 100 95,150 8,865 10,070 22,225 11,000 22,225 13,220	XXX XXX 300 XXX. 85 3,150 1,160 3,385 2,830 420 210 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 685 1,070 1,	2.560 1,505 2.075 500 1,305 230 13,360 13,255 132,170 11,430 4,845 3,470 750 885 360 1,375 860 1,375 865 21,000	XXX XXXX 355 XXXX 80 255 9,290 975 2,735; 101 180 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	919 9190 9191 9193 9199 Assigné(3) Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9314 9315 9317	
13,900 6,485 180 305 1,905 205 785 720 1,790 4,890 395 470 3,660 395 470 3,660 360 360 395 470 3,660 395 470 3,660 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600	110 945  8,800 90 90 1,115 575 355 1,940 715 1,720 25 45 195 55 55 1,520 175 75 85 8XXX 8XX 175 85 8XXX 8XX 175 85 85 8XXX 8XX 100 1,525 55 1,340 8XXX	4,365 1250 11,475 155 150 425 3855 1,150 245 4,045 4,045 330 40 330 40 30 40 355 120 60 40 355 565 565	75, 575, 575, 575, 575, 575, 575, 575,	825 1,540 18,060 8,175 505 3,145 485 330 665 430 7,090 760 665 5,415 250 1,720 110 550 1,720 110 550 1,075 50 920 55 40	7,570 5,585 205 1,330 525 80 105 1,355 265 50 65 135 135 135 1430 285 155 155 135 1430 285 155 1430 285 155 1430 285 1430 285 1430 285 1430 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145	15, 950 7, 070 485 545 2, 815 450 0, 305 545 320 1, 300 290 6, 520 720 625 4, 970 205 5, 1, 410 105 490 110 330 555 950 810 810 810 810 810 810 810 810 810 81	5,215,3,790 185,795 425,60 80 1,010 285,795 155,55 50 115,55 295,215 45 45,295 225,215 45,295 225,215 50 70 22,25 23,225 24,225 24,225 24,225 25,225	84,645 37,090 4,575 3,260 15,105 1,665 1,105 1,815 1,170 4,940 9,85 35,880 6,235 5,705 24,050 6,240 1,045 2,960 6,940 1,045 2,960 1,045 2,	18,925 13,895 905 3,350 1,920 270 260 3,035 695 3,000 480 180 195 375 375 375 320 125 320 3,090 125 3,090 125 3,090 170 2,700 3,090 170 2,700 3,700 4,700 1,	82,030 35,665 4,500 3,120 15,725 2,410 1,645 1,800 985 6,850 23,720 8,565 6,180 5,650 23,720 8,720 1,050 1,050 2,050 1,0	80 575 15, 950 11, 580 835 2, 840 1,750 240 2,700, 455 320 705 185; 185; 185; 1,065 XXX 3600 310, 1200 XXX XXX XXX 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines 951 9510 9511 9514 9515 9517 9518 9518 Assigné(3) 953 9530 9531 9539 Assigné(3) 9555 9557 9550 9551 9553 9557 9559 Assigné(3) 959 9590 9591	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				In th	ne labour f	orce (2)			Aya	Worked in Int travai	n 1985 - Ilé en 198	5
			Fais		de la pop		ctive (2)			Tot		
Occupation	Tota	1	Tota	11	Emplo: Person occup	nes	Unempl - Personn chôm	es en	Tota	a l	Most fuli - Surtout tem	time à plein
	M	F	М	f	М	F	М	F	M	F	М	F
CANADA † (concluded)									}			
Major group 99 - Occupations not elsewhere classified 991 9916 9918 (9921-9926) 9922 9923 9924 9925 9919 Assigned(3)	199, 695 199, 695 8, 450 1,040 102, 370 34, 440 8, 305 13, 510 15, 610 17, 315 78, 385 8, 855	46, 085 46, 085 1, 795 XXX 27, 610 14, 615 520 2, 625 4, 910 14, 495 1, 935	176.940 176.940 8.040 1.005 89,310 31.610 7,525 11.895 12.660 10.990 14.640 71.965 6.615	38,560 38,555 1,655 XXX 23,005 13,055 2,230 3,845 1,500 1,950 1,950	149.965 149.965 7.615 9.35 72.170 27.630 6,480 10.085 7.555 10.815 64.140 5,105	32,140 32,140 1,505 ,xxx 18,835 11,450 3,065 830 1,295 10,590 1,025	26,975 425 75 17,140 3,980 1,040 1,815 3,050 3,430 3,825 7,820 1,510	6.420 6.420 150 XXX 4,175 1.605 85 380 670 655 1.765 310	187,510 187,515 8,315 1,005 95,390 32,910 7,955 12,525 14,030 12,185 75,785 75,175 7,625	42,610 42,510 1,720 xxx 25,350 13,725 2,350 4,415 2,130 2,230 13,580 1,735	152.505 152.510 7.900 925 75.305 28.950 8.925 9.105 11,800 52.700 5,680	32,6 32,6 1,4 20,2 12,0 3,1,5 3,0 1,7 1,5 9,7 1,0

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

			Worked in	1985 ~	Ayant trava	é depuis   illé en 19	85					
26 week	ks - 1-26 se	ema i nes			27-48 semai			weeks -	49-52 sema	ines		
Total	fu Surto	Mostly ull time out à plein temps	Tot	al	Most full t Surtout à temp	plein	Tota	ı	Most full t Surtout à temp	ime plein	Profession	
	F M	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
425 425 425 130 630 875 525 5500 575 020 680		12,010 575 85 XXX 7,295 120 2,790 395 155 465 1,335 1,505 365 1,505 940 185 3,920	36.130 1,305 210 19.650 7.575 1,705 2,615 2,250 1.775 3,735 13,600	8, 455 8, 455 305 XXX 5, 190 400 35, 380 2, 685 2, 685 240	29,410 29,410 1,195 200 16,145 6,805 1,905 1,495 1,480 3,100 10,795 1,075	6, 430 6, 435 215 XXX 4, 240 3, 015 65 300 250 1,810 140	81, 955 61, 135 670 33, 005 15, 705 3, 375 4, 285 3, 475 39, 555 2, 585	16,585 16,580 1,070 xxx 9,755 6,585 140 920 1,455 480 5,010 610	75.805 75.605 6.025 640 30.015 15.030 3.155 2.765 2.710 3.055 36.725 2.200	14,250 14,255 975 XXX 8,720 6,235 110 6,010 1,170 1,40 390 4,015 415	CANADA † (fin)  Grend groupe 99 -     Travailleurs non     classés ailleurs     991     9916     9918 (9921-9926)     9922     9922     9923     9924     9925     9919     Assigné (3)	

93-112

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

				Fais		ne labour 1		ctive (2		Ay		llé en 198	5
	Occupation	Tota	al .	Tota		Emplo Person occup	yed	Unemp Person chôm	ioyed	Tot	Tot	Most full Surtout tem	time à plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F
T	Newfoundland												
	All occupations Major group 11 -	154,835	110,130	141, 175	95,495	109,750	74,045	31,430	21,450	149,545	102,745	129,080	72,42
	Managerial, administrative and related occupations 111 1113 1115 1116 Assigned (3) 113/114 1130 1133 1135 1137 1142 1143 1145 1147 1149 (1151-1158) 1156 157 Assigned (3) 117 1171 1174 Assigned (3)	13,335 1,500 540 XXX 550 25 8,990 1,305 745 6655 2,820 435 375 385 280 990 330 XXX 155 2,840 1,535 485 485	5,285 670 XXX 305 XXX 155 3,310 XXX 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 250 551,310 690 690 695 295 XXX	12,960 1,455 525 XXX 530 25 8,765 1,275 650 2,760 415 360 375 270 960 335 XXX 145 2,740 1,495 330 470	5,010 605 XXX 255 XXX 155 3,140 XXX 255 XXX 1,215 XXX XXX XXX XXX XXX 240 55 1,265 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	12,390 1,380 515 XXX, 490 155 8,400 1,245 705 640 2,690 400 345 300 265 895 315 XXX XXX 490 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	4.670 560 XXX 225 XXX 265 XXX 1.155 XXX XXX XXX XXX XXX 215 45 1.150 580 280 XXX 100 280	570 700 105 XXX 500 100 365 365 700 10 155 75 55 65 20 XXX 30 135 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	340 45 XXX 25 XXX 100 175 XXX 700 XXX XXX XXX XXX 500 XXX 25 110 80 65 5	13,185 1,470 535 XXX 545 155 8,905 1,300 750 660 2,785 435 370 385 275 90 330 XXX 225 2,810 1,53	5,140 645 XXX 295 XXX 10 3,230 XXX 280 XXX 1,265 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 245 550 290 XXX 15	12,805 1,455 535 XXX 545 15 8,670 1,270 740 640 2,725 375 270 375 270 375 270 1,470 3,675 1,470 3,300 445 75	4,55 5 XX 2,9 XX 2,9 XX XX XX XX XX XX XX XX XX X
	Major group 21 - Occupations in natural sciences, engineering and mathematics 211 Assigned (3) 213/214/215 2143 2144 Assigned (3) 216 2161 2163 2165 Assigned (3) 218 218 Assigned (3)	4,590 450 585 15 1,575 535 370 40 1,600 415 335 610 35 375	690 110 5 110 - 75 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	4,335 430 10 560 15 1,475 520 340 25 1,505 385 320 580 25 365 300	6555 95 10 1055 - 700 XXX XXX - 160 XXX XXX XXX 155 225 XXX 5	3,835 370 5 460 15 1,400 225 2,25 2,25 2,25 3,0 3,45 2,29 5	570 75 -70 -65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	505 60 - 100 - 75 35 15 - 250 95 25 60	85 20 5 35 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 15	4,530 450 10 575 15 1,555 335 355 1,585 405 335 605 350 300	540 100 10 105 5 5 5 0 145 0 145 0 120 0 220	4.325 415 10 555 10 1,525 515 365 30 1,485 390 330 560 20 335	5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	Major group 23 - Occupations in social sciences and related fields 231 Assigned (3) 233 2331 2333 Assigned (3) 234 2343 Assigned (3) 235 Assigned (3) 235 Assigned (3) 239 Assigned (3)	1,595 250 5 715 260 405 20 440 315 20 95	2,405 190 15 1,720 515 1,085 40 60 XXX	1, 470 250 10, 595 245 310 20 435 320 20 90	2,020 175 15 1,405 490 805 35 55 XXX	1,300 240 10 460 230 195 20 425 310 15 75	1,575 160 10 1,030 440 510 25 60 XXX 245 10	170 10 140 20 115 - 10 5	440 20 5 370 50 300 5 - XXX	1,535 250 10 680 245 395 15 425 315 10 96	2,230 175 1,565 495 960 35 60 XXX	1, 435 240 10 625 245 350 15 410 310 10 80	1.7 1,2 4 7 X

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

						Ayant travail						
1-26 we	eks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	sines	
Tota	<b>a</b> (	Mos fuli Surtout ten	time à plein	Tot	a l	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	21	Most full Surtout (	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	
	40.000	FA 505	00 405		40.405	10. 775						Terre-Neuve
1,110 150 40 20 20 35 95 165 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	820 160 XXX 85 XXX 100 400 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	985 140 355 XXX 75 575 575 60 20 20 20 25 XXX 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	28, 435  625 100 XXX 50 XXX 10 XXX 10 XXX 115 XXX XXX 10 10 100 50 XXX 5	23,625	590 550 550 550 550 550 550 550 550 550	1,220 95 15, XXX 60 9100 95, 230 15, 235 50, 45, 60 40, 75 10 0, XXX 10, 210 210, 50, 15	565 50 0 XXX 20 XXX 55 XXX 135 XXX XXX XXX XXX 10 15 160 100 20 XXX	61, 335 10, 760 1, 225 480 10, 7, 295 1, 110 490 640 2, 355 330 250 255 800 300 XXX 85 2, 240 1, 290 270 380 355	39,660 3,635 440 XXX 195 XXX 195 XXX 195 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	10,600 1,220 480 0,7,190 1,095 490 620 2,330 295 330 295 230 790 290 XXX 80 2,200 1,260 2,55 375 30	33,285 3,400 350 xxx 150 xxx 150 xxx 180 xxx 180 xxx 200 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 1115 1116 Assigné (3) 113/114 1130 1133 1135 1137 1142 1143 1145 1147 1149 (1151-1158) 1156 1157 Assigné (3) 117 1171 1179 Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des
1,090 130 - 175 210 85 45 5 495 170 70 120 25 85 75	230 40 55 55 25 25 25 27 20 27 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	105 - 175 - 200 80 45 - 440 170 65 100 10	165 25 50 - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	550 500 500 755 2300 800 555 55 1000 500 500 500 500 500 500 5	115 5 25 10 25 10 27 27 20 30 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	610 40 5 70 215 75 55 55 - 240 100 50 45 45	105 10 25 10 XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2.780 270 330 15 1.120 365 265 30 830 215 425 5 230 130 215 425 5 5 230 830 215	290 55 10 20 - 35 XXX - 30 XXX XXX XXX XXX 5 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1	2.720 265 - 320 10 1.110 360 265 30 805 5125 215 415 55 225 1770 5	255 40 25 40 25 40 25 25 25 22 25 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	Assigné (3) 213 Assigné (3) 214/215 2143 2144 Assigné (3)
440 50 5 310 50 245 10 35 15 -	1,005 55 785 90 655 15 	45 5 265 45 205 15 30 15 - 25	800 45 5 630 50 560 20 - XXX - 100	170 40 - 50 25 20 5 50 30 - 15 -	345 55 225 95 100 5 XXX - 50 50	145 35 - 45 25 15 5 45 25 - 15	230 10 - 150 85 55 5 5 5 5 XXX	930 160 5 320 175 130 5 340 280 10 55 5	880 80 550 320 200 15 55 XXX - 155 10	915 160 5 315 175 130 5 335 270 10 50	745 655 505 285 180 15 500 XXX - 85 35	sciences sociales et domaines connexes 231 Assigné (3) 233 2331 2333 Assigné (3) 234 2343 Assigné (3) 235

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

				In th	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in	1985 - ilé en 198	5
			Fais	ant partie	de la pop	ulation a	ctive (2)			Tot	al	
Occupation	Tota	-	Tota	1	Employ Person occupe	ines	Unemp   Personn chôma	es en	Tota	nl .	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	M	F
Newfoundland (continued)												
Major group 25 - Occupations in religion 251 2511 Assigned(3) Major group 27 -	840 840 785 25	300 295 XXX 20	775 775 725 20	275 275 XXX 20	740 735 700 20	265 260 XXX 20	35 40 25 5	10 10 XXX	820 820 780 20	290 285 XXX 20	775 775 740 10	2 2 X
Teaching and related occupations 271 2711 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2795 Assigned (3)	5,410 655 470 25 3,715 1,290 2,290 XXX 55 1,040 500 XXX XXX 20	8,270 455 275 15 6,065 3,855 1,420 670 120 1,745 265 340 765 50	5,215 600 455 15 3,650 1,265 2,250 XXX 55 970 460 XXX XXX 20	7,585 425 265 10 5,575 3,600 1,345 520 110 1,590 240 300 730 45	5.030 570 445 20 3.555 1.245 2.190 XXX 45 910 425 XXX XXX 20	6,735 360 220 10 5,015 3,320 1,240 355 95 1,360 195 270 615 30	180 25 15 95 25 65 XXX 10 60 30 XXX XXX	850 60 45 - 555 280 105 165 10 230 45 30 110	5,315 615 455 5 3,675 1,285 2,260 XXX 60 1,025 485 XXX 20	7,950 440 275 15 5,860 3,755 1,380 620 105 1,645 250 325 715 45	4,960 550 425 5 3,455 1,210 2,170 XXX 50 950 455 XXX XXX 20	5, 1 3 2 4, 5 3, 0 1, 1 3
Major group 31 - Occupations in medicine and health 311 Assigned(3) 313 3130 3131 3134 3135 3139 Assigned(3) 315/316 3156 Assigned(3)	2,410 780 635 10 835 XXX XXX 340 XXX 30 795 255	9,005 130 XXX - 7,640 390 3,825 2,005 705 330 195 1,235 405 50	2,315 765 620 10 775 XXX XXX 320 XXX XXX 20 770 240	8,455 125 XXX - 7,175 3,660 1,905 570 305 170 1,155 380 50	2.260 760 620 15 755 XXX XXX 310 XXX 20 740 225 20	7,855 130 XXX 6,670 370 3,495 1,755 475 250 150 1,065 350 45	55 10 - 20 XXX XXX 10 XXX XXX - 25 15	595 XXX 505 5 160 150 95 55 25 90 30	2,355 775 625 10 800 XXX XXX 335 XXX 30 785 255 20	8,565 120 XXX 7,270 390 3,650 1,935 605 320 180 1,180 390 45	2,205 745 595 10 710 XXX XXX 315 XXX XXX 15 750 250	6,5 5,4 2,8 1,5
Major group 33 - Artistic, literery, recreational and related occupations 331 Assigned (3) 333 Assigned (3) 335 Assigned (3) 336/337 Assigned (3)	1, 425 275 5 395 10 200 10 555 25	1,050 300 15 190 5 200 15 350	1,270 270 - 380 15 205 5 420	810 260 10 150 - 140 10 265	965 240 5 340 10 190 5 195	625 225 10 105 - 115 5 175	305 30 - 35 - 15 - 220	185 35 5 40 15	1,365 275 - 380 15 195 5 520 25	1,005 275 5 180 - 195 15 360	1,090 230 - 325 15 160 5 375 20	
Major group 41 - Clerical and related occupations 411 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigned (3) 4144 4143	7,960 70 XXX XXX 5 2,345 XXX 1,690 300 XXX 80 275 XXX	31, 135 6,960 5,115 1,675 145 13,635 260 5,900 6,470 375 415 1,100	7, 495 65 XXX XXX 5 2,210 XXX 1,610 285 XXX 70 260	27, 990 6, 535 4, 815 1, 560 12, 115 255 5, 385 5, 600 335 1, 040	6,355 60 XXX XXX 5 1,840 XXX 1,335 210 XXX 65	22,750 5,705 4,225 1,350 110 9,425 225 4,095 4,360 350 260 850	1,140 5 XXX XXX - 370 XXX 270 80 XXX 5	5,240 830 585 215 25 2,590 30 1,285 1,240 15 80	7,700 65 XXX XXX 5 5 2.250 XXX 1,635 275 XXX 80 270	29,290 6,655 4,905 1,595 120 12,850 5,685 5,975 370 375 1,060	6,630 65 XXX XXX 5 1,990 XXX 1,550 150 XXX 65 245	21, 5, 4, 1. 8,

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				Worked in	1985 -	Ayant trava	illé en 19	85				
1-26 we	eks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	eines	
Tota	al	Most full  Surtout tem	time à plein	Tota	Ē	Most full t Surtout à temp	ime	Tota	1	Most full Surtout tem	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	
												Terre-Neuve (suite)
65 65 45 10	30 35 XXX 5	55 55 40 5	15 15 XXX 5	100 95 95	65 60 XXX 5	80 80 85	45 45 XXX 5	655 655 640	195 190 XXX 10	640 640 620 5	170 170 XXX 5	Grand groupe 25 - Membres du clergé et essimilés 251 2511 Assigné (3) Grand groupe 27 -
575 100 20 5	2,300 115 50	345 55 5	1, 120 50 25	800 70 55	1,530 110 70	720 45 45 5	1,080 65 50	3.935 450 375	4,120 210 155	3,895 450 380	3,945 195 150	Enseignants et personnel assimilé 271 2711
310 120 140 XXX 10 170 65 XXX XXX	1,655 820 315 490 25 530 85 80 230	165 65 85 XXX 120 45 XXX	735 325 155 235 240 60 40 175 25	585 215 345 XXX 5 150 80 XXX XXX	1,055 715 210 100 35 365 55 155	530 195 330 XXX 5 140 75 XXX XXX	795 570 140 65 25 225 50 60 90	2,785 945 1,775 XXX 40 705 345 XXX XXX	3,150 2,220 855 30 45 755 110 90 380 15	2.760 950 1.755 XXX 40 690 335 XXX XXX	5, 035, 2, 155, 825, 25, 400, 715, 715, 75, 370, 5	Assigné (3) 273 2731 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2795 Assigné (3)
230 50 25	1,720 5 XXX	160 40 10	855 5 XXX	345 180 145	1,495 35 XXX	295 170 140	1.065 20 XXX	1.780 545 460	5,345 80 XXX	1,750 535 450	4.595 70 XXX	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3111
5 125 XXX XXX 40 XXX XXX 20 60 25	1.505 20 700 295 265 110 70 210 40 5	5 75 XXX XXX 30 XXX XXX 5 45 20	7 10 5 295 115 165 65 45 140 25	95 XXX XXX 50 XXX XXX 5 75 20	1,260 50 670 340 75 50 30 205 40	65 XXX XXX 35 XXX XXX 5 5 50	880 50 440 250 55 35 15 165 35	5 575 XXX XXX 250 XXX XXX 5 655 210 20	4,500 320 2,280 1,300 270 160 80 765 305	565 XXX XXX 250 XXX XXX 5 650 210	3.835 290 1.820 1.200 235 125 65 685 290 25	Assigné (3) 3130 3131 3134 3135 3139 Assigné (3) 315/316 3156 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des
560 55 - 95 5 30 - 380 15	550 120 10 95  110 10 225	415 45 - 65 5 20 - 285 15	365 70 10 65 - 75 5	280 80 95 5 30 -	160 40 - 35 - 30 5 60	200 60 - 80 5 20 - 40 5	110 35 - 25 - 25 5 25	525 135 - 190 5 130 5	290 110 - 50 - 55 - 75	480 125 - 180 - 5 120 - 5	215 90 - 45 - 45 -	domaines artistique et littéraire et personnel assimilé 331 Assigné(3) 333 Assigné(3) 335 Assigné(3) 336/337 Assigné(3) Grand groupe 41 -
2,250 15 XXX XXX - 590 XXX 410 115 XXX 20	10,295 1,505 1,065 415 25 5,270 45 2,145 2,710 65 205	1,640 10 XXX XXX - 465 XXX 370 55 XXX 15	6.490 1.145 810 310 20 2.990 35 1,680 1,070	1,045 10 XXX XXX - 325 XXX 255 35 XXX 20	4,785 1,220 885 305 30 2,155 30 860 1,115 65	890 10 XXX XXX - 300 XXX 240 25 XXX	3.110 860 630 205 20 1.225 20 655 470 35	4,405 40 XXX XXX 5 1.330 XXX 975 125 XXX	14,205 3,925 2,955 880 65 5,435 185 2,675 2,150 240	4.095 45 XXX XXX 5 1.225 XXX 940 65 XXX	11.795 3.670 2.760 835 50 4.050 165 2.230 1.330 205 65	Employés de bureau et travailleurs assimilés 411 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigné (3)

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

	-					4-1				Worked in		
			Fais		e labour f - de la popi		ctive (2)	-	Aya	nt travai	lié en 198: al	5
Occupation	Tota	-	Tota	1	Employ Person occup	nes	Unemp I Personr chôm	es en	Tota	n I	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Newfoundland (continued)												
415 4153 4155 4157 Assigned (3) 416 4161 Assigned (3) 417 4171 4172 4173 4175 Assigned (3) 419 4193 4197 4199 Assigned (3)	2,590 525 1,285 60 140 XXX 10 795 XXX 2270 305 XXX 10 1,750 XXX 595 460 30	1, 065 XXX 435 25 855 790 35 2, 840 1, 305 XXX 645 505 75 4, 675 2, 465 1, 115 115	2, 395 495 1, 165 480 45 115 5 750 XXX 265 285 XXX 10 0 1, 690 XXX 565 445 25	890 XXX 335 10 685 635 25 2,500 1,145 XXX 570 460 651 4,215 240 2,185 1,000 100	1, 915 405 980 310 40 100 00 XXX 5 675 XXX 240 270 XXX 5 1, 530 XXX 515 380 30	640 XXX 265 245 10 535 480 2,125 2,125 2,125 3,470 435 4,53 6,55 3,470 1,685 890 90	490 90 185 1700 10 20 XXX 25 10 XXX 25 10 XXX 55 165 65	250 XXX 75 140 - 150 - 375 XXX 85 57 50 40 500 110 5	2,515 500 1,235 495 55 1355 XXX 15 775 XXX 265 300 XXX 1,690 XXX 585 445 25	975 XXX 3800 415 15 775 716 02,655 1,210 XXX 620 470 55 4,320 230 2,330 970 95	2,015 445 965 360 35 125 XXX 5 665 XXX 240 245 XXX - 1,525 XXX 525 375 375	1, 8
Major group 51 - Seles occupations 513/514 5130 5133 5135 5145 Assigned (3) 517 5171 5172 Assigned (3) 519 5193 Assigned (3)	9,220 7,770 1,210 645 4,235 1,145 270 1,025 330 300 35 425 325,10	9,605 9,035 670 XXX 7,530 XXX 315 465 XXX XXX 10 105 XXX	8,705 7,310 1,150 640 3,980 1,055 240 975 365 295 35 415 325	8,240 7,745 640 XXX 6,465 XXX 250 430 XXX XXX 10 70 XXX	7,760 6,460 1,075 590 3,580 3,580 215 920 355 270 20 380 290	6,470 6,010 600 XXX 4.940 XXX 185 400 XXX XXX 10 60 XXX	940 850 80 55 405 240 25 60 10 30 15 35	1,770 1,735 40 XXX 1,530 XXX 65 25 XXX XXX - 10 XXX	8,895 7,460 1,180 640 4,090 1,065 230 1,020 390 300 35 420 325 10	8,950 8,410 645 XXX 7,025 XXX 250 445 XXX XXX 5 95 XXX	7,390 6,065 1,110 630 3,305 670 195 950 370 285 25 380 285	5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
Major group 61 - Service occupations 611 6111 6112 6115 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 Assigned (3) 614 6142 6143 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3)	13,405 6,295 830 1,045 2,195 1,185 545 240 2,665 370 1,155 375 540 XXX 85 320 XXXX 15 570 XXX XXX 15 570 XXX XXX 35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1	21,515 800 XXX 400 XXX XXX XXX 22,480 1,125 3,330 450 250 460 250 465 410 -7,715 1,555 1,200 4,440 275 4,715 1,555 1,200 4,310 1,555 1,200 4,310 1,310	12,050 5,820 7,925 1,020 1,960 1,090 505 210 2,350 340 1,050 330 440 XXX 65 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	17,760 660 XXX XXX 355 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	9,870 4,955 7990 1,545 980 370 160 0,865 300 0,865 340 0,00 1,865 340 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,	12,875 460 XXX XXX 240 XXX XXX 100 4,910 3,910 3,45 140 140 1,960 3,15 275 275 275 275 275 315 275 315 325 980 2,300 1,500 3,45 315 325 980 2,300 1,500 3,45 315 2,200	2,175 865 90 30 415 110 130 45 480 40 235 70 100 XXX 5 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,880 205 XXX XXX 115 XXX XXX 51,965 70 625 330 820 55 55 65 135 45 80 120 1,150 60 55 90 60 55 525	12.885 6.135 8055 1.020 2.120 2.160 1.160 545 220 2.570 3.60 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19.390 760 XXX XXX XXX XXX 20 7.390 485 2.210 1.035 3.030 445 195 850 440 3900 5,730 1.315 1.145 3.840 2455 3.53	10,560 5,445 790 1,000 1,710 1,025 490 180 1,960 330 880 275 330 XXX (55 250 XXX 10 420 XXX XXX 10 100 100 100 100 100 100 100	13,4 5 7 7 8 1,5 1,5 6 6 7 8 8 8 8 8 1,5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked s	ince Jar				lé depuis (		vier 1985				
4.00							aillé en 19						
1-25 w	eeks - 1	Most full - Surtout tem	tly time à plein	27-48 Tot:	weeks -	Most full Surtout tem	lly time à plein	49-52 Tota		Most full t Surtout à temp	ly ime plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
												Terre-Neuve (suite)	
950 155 410 330 20 70 70 70 87 87 140 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	510 XXX 135 310 10 10 3300 315 15 750 405 XXX 155 80 10 1.615 55 880 465 465 465 465 XXX 3.060 XXX 3.060 XXX	1,130 115 70 555	325 XXX 95. 190 5 270 260 10 435 270 XXX 85 40 - 1.95 290 40 1,770 1,630 55 XXX 1,405 XXX	435 65 185 110 30 20 20 20 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	155 XXX 40 90 5 115 115 110 120 XXX 15 95 95 55 55 55 55 15 115 1	345 45 160 85 5 15, 20 20 20 20 10 XXX 45, 45, 45, 45, 760 80 980 760 80 95, 375	120 XXX 25 70 5 85 85 85 160 XXX 5 55 10 450 35 265 90 10 760 720 35 XXX 615 XXX	1, 130 285 640 55 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3100 3100 2800 100 1,545 5800 XXX 4500 295 450 2,085 1,255 1,090 385 505 35 3770 3,455 505 XXX 2,750 XXX	1.050 285 580 40 5 45 XXX -530 XXX 200 225 XXX 350 230 20 20 20 40 5 45 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	250 XXX 160 155 - 270 205 10 1.145 XXX 280 225 30 1.860 1.860 1.860 235 355 355 355 355 2.370 445 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	415 4153 4155 4157 Assigné (3) 416 4161 Assigné (3) 417 4171 4172 4173 4175 Assigné (3) 419 4193 4197 4199 Assigné (3) Grand groupe 51 - Travailleurs spécialisés dans la vente 513/514 5133 5135 5145	1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 16 17 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
560 65 125 45 30 5 85 75 75 4,510	105 130 XXX XXX 5 50 XXX -	25 30 5 60 55 - 3,215 1,375	55 100 XXX XXX - 35 XXX - 6,510 270	65 180 75 35; 20 55 25 -	45 35 XXX XXX - 20 XXX - 3,595 85	60 165 75 35 15 55 25	20 25 XXX XXX 10 XXX 2,280 45 XXX	100 715 270 235 15 285 220 5	95 280 XXX XXX 5 30 XXX - 5,520 285 XXX	80 685 270 220 5 260 210 	65 255 XXX XXX 5 25 XXX -	Assigné (3) 517 5171 5172 Assigné (3) 519 5193 Assigné (3) Grand groupe 61 - Travailleurs spécialisés dans les services	26 27 28 29 30 31 32 33
245 790 235 75 1,040 45 420 190 295 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	370 180 170 4,275 915 340 2,725 145 105	65 555 175 255 45 40 285 135 155 155 155 155 155 155 155 155 15	XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XX	10 XXX	XXX XXXX 50 XXXX -1 1.475 200 580 125 455 100 65 110 400 65 1300 2700 735 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	25	XXX 25 XXX XXX 5 955 60 335 135 325 80 30 75 136 135 325 80 30 75 30 40 40 40 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	880 1, 015 815 160 120 1, 035 440 440 110 135 XXX 35; 215; XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	XXX 130 XXX XXX 100 2, 245 305 670 200 255 150 225 150 275 240 380 255 255 255 255 1, 110	865 925 760 145 120 945 245, 420 95 115 XXX 25 190 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	200 200 550 200 555 170 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	6112 6115 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 6130 6133 Assigné (3) 614 6142 6143 6147 Assigné (3) 6166 Assigné (3)	37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

		M	orked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaille	depuis i	e ier janv			
			Fale	In th	e labour f		ctive (2)	-	Ауа		llé en 198	5
Occupation	Tota	a i	Tota		Emplo:	yed	Unemp! Personn	es en	Tota	Tot	Most full: Surtout i	time b plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F
Newfoundland (continued)												
6191 6198 Assigned (3) Major group 71 - Farming,	2,580 465 105	2,830 475 115	2,295 370 90	2,305 385 90	1,800 280 60	1,795 <sup>1</sup> 300 80	495 90 30	510 <sup>1</sup> 85 15 <sup>1</sup>	2,405 435 100	2,565 440 110	1,875. 310 70	1,5
horticultural and animal husbandry occupations 711	1,810	555 25	1,515	410 25	1,045	305 25	470	115	1,700	505 25	1,345	3
Assigned (3) 718/719 7195 Assigned (3)	1,630 970 50	530 XXX 10	1,335 800 45	390 XXX 5	870 540 25	275 XXX 5	465 265 15	110 XXX	1,515 880 40	475 XXX 10	1,190 665 40	3 X
Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 7311 7313 7319 Assigned(3)	13,990 13,990 425 12,705 550 290	1,300 1,295 XXX 1,120 XXX 20	12,050 12,050 410 10,875 500 250	985 985 XXX 845 XXX	9,890 9,895 370 8,960 350 200	570 570 XXX 505 XXX	2,155 2,160 35 1,915 150 50	415 415 XXX 335 XXX 15	13,755 13,750 420 12,530 525 255	1,235 1,235 XXX 1,060 XXX 20	11,610 11,610 375 10,590 385 240	77 77 77 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 7
Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7510 7511 7513 7517 7519 Assigned (3)	4,235 4,235 295 270 2,695 315 310	195 190 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,820 3,825 275 255 2,430 300 255 70	150 150 XXX XXX XXX XXX XXX	1,270 1,270 170 165 685 85 65 25	60 60 XXX XXX XXX XXX	2,555 2,555 105 90 1,740 215 195	95 90 XXX XXX XXX XXX XXX	4,115 4,115 280 255 2,610 310 305 100	175 175 XXX XXX XXX XXX XXX	3,625 3,625 255 230 2,325 285 285 225 75	)
Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 7710 7713 7718 7719 Assigned (3)	1,660 1,660 250 305 295 325 45	35 35 XXX XXX XXX XXX	1,560 1.560 245 290 285 300 45	35 35 XXX XXX XXX XXX	990 990 220 150 150 205	20 20 XXX XXX XXX XXX	570 565 20 140 130 95 35	15. 20 XXX XXX XXX XXX XXX	1, 645 1, 640 250 310 295 315 45	35 35 XXX XXX XXX	1,525 1,530 245 280 235 305 45	)
Major group 81/82 - Processing occupations 811     Assigned (3) 813/814     Assigned (3) 815     Assigned (3) 816/817     Assigned (3) 821/822	12,030 190 5 180 5 380 10 165 5	12,310 10 - 10 - 15 - 5 5 11,550	10,800 185 10 150 5 375 10 140 - 8,650	10,575 5 - 10 - 10 - 5 10,020	7,890 135 - 60 - 290 10 105 - 5,270	6,560 5 - 5 - 15 - 40 5 6,275	2,910 50 5 85 - 85 - 35 - 2,375	4,020 5 - - - 10 - 3,745	11,620 185 - 160 5 380 10 155 5 9,330	11,495 5 - 10 - 10 - 5 5 10,880	8,275 170 5 145 5 345 10 150 5 6,260	5.4
8210 8213 8215 8215 8217 8226 8228 Assigned (3) 823 Assigned (3)	5,070 315 485 6,120 420 1,170 300 505	XXX 475 XXX 8,990 655 795 350 20	540 290 475 5,465 360 1,005 245 475	7,835 560 655 300 20	475 240 425 3,800 250 690 165 290	3,213 3,55 2,000 4,765 180 425 180 20	7,373 70 55 45 1,665 115 315 80 190	3,743 50 XXX 3,070 170 230 120	5,330 560 310 470 5,950 405 1,070 280 500 15	XXX 430 XXX 8,510 630 710 330 20	505 270 405 3,640 325 680 215 385	4,

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked a	since Ja	nuary 1, 198	35 - Ays	ent travail	lé depuis	le ter jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trava	illé en 19	185					
1-26 we	eks - 1			27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	Profession	
Tota	a I	full Surtout tem	time à plein	Tota	1	Most full Surtout i tem	time h plein	Tota	1	Most full - Surtout i tem	time à plein	1101031011	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
												Terre-Neuve (suite)	
960 235 50	1,110 215 60	640 155 25	660 80 45	415 85 40	520 105 25	310 70 40	245 80 10	1,030 120 10	935 115 30	920 85 10	645 85 30	6191 6198 Assigné (3)	
1,200	335	915 5	260	145	30	115	30	355 130	135 25	300 120	80 10	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711	
1, 180 725 40	335 XXX 10	915 545 30	255 XXX 5	115	30 XXX	90	30 XXX	220	105 XXX	180 60 5	65 XXX	Assigné (3) 718/719 7195 Assigné (3) Grand groupe 73 -	
1,065 1,065 215 0,245 385 210	1,200 1,200 XXX 1,030 XXX 20	9,325 9,325 185 8,670 265 195	735 735 XXX 630 XXX 15	2,100 2,100 130 1,835 90 30	30 30 XXX 25 XXX	1,770 1,770 120 1,530 75 30	20 20 XXX 25 XXX	585 590 70 450 45 20	5 10 XXX 5 XXX	515 510 70 385 40 15	5 5 XXX 5 XXX	Pēcheurs, trappeurs et travailleurs assimilés 731 7311 7313 7319 Assigné (3) Grand groupe 75 - Travailleurs	
3,370 3,365 150 175 2,270 210 255 90	165 170 XXX XXX XXX XXX XXX	2,950 2,945 135 155 2.035 185 180 65	165 160 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	505 505 55 15 310 75 30	10 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	445 450 55 15 265 70 35	10 5 XXX XXX XXX XXX XXX	240 240 75 65 30 25 15	- ************************************	230 225 75 65 25 25 15		forestiers et bûcherons 751 7510 7511 7513 7517 7519 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers,	
565 570 25 185 115 80 25	15 20 XXX XXX XXX XXX	475 475 25 160 65 70 25	20 20 XXX XXX XXX XXX	345 345 45 65 80 60	5 5 XXX XXX XXX XXX	335 335 45 55 75 65 5	5 10 XXX XXX XXX XXX -	735 730 180 60 100 175 15	15 10 XXX XXX XXX XXX	720 720 175 60 95 170 20	15 15 XXX XXX XXX XXX	foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7718 7718 7719 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des	
6,540 15 - 115 - 205 5 65 5,625 205 115 100 3,895 205 745 195	9,320 - - 5 - - 25 8,795 XXX 220 XXX 7,050 595 265 515	4,175 	4,655 5- 10  15- 4,195 XXX 145 XXX 3,280 235 255 160	2,895 65 5 20 130 - 40 2,300 130 50 50 1,605 145 195	1,595 	2,060 65 5 15 130 - 40 - 1,530 115 55 30 985 140 115	920 	2, 185 105 25 5 5 5 5 5 1, 415 225 140 320 445 50 140 45	585 5 5 40 5 5 5 20 0 XXX 140 0 XXX 230 20 5 5	2,045 105 - 25 50 50 - 1,295 225 140 305 360 55 135 25 60 - 455	455 5 5 - - 35 5 400 XXX 1100 XXX 165 20 40 10	industries de trensformation 811     Assigné (3) 813/814     Assigné (3) 815     Assigné (3) 816/817     Assigné (3) 821/822 8210 8213 8215 8217 8226 8228 Assigné (3) 823 Assigné (3)	

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

	1				In th	e labour f	orce (2)			Δνε	Worked in	1985 - Ilé en 198	5
				Fais	ant partie	-		ctive (2)	-		Tot		
0	ccupat i on	Tota	-	Tota	1	Emplo Persor occup	nes	Unemp I Personn chôm	es en	Tota	B 1	Most full Surtout tem	time à pleir
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Newfound (continue													
826/ 82 As 829	signed (3) 827	255 30 25 XXX - 45	XXX - 630 600 10 10	215 25 15 XXX - 35	435 420 10 5	180 15 10 XXX - 30	190 180 10 -	40 5 5 XXX - 5 -	245 245 245	245 20 30 XXX - 40	480 460 10	175 25 25 XXX - 40	
Machi occup 831 83 As 833 As 835 As 837	signed (3)	2,290 380 300 10 1,705 1,190 40 90 - 45	60 10 XXX - 30 XXX - 5 - 10	2.145 370 285 10 1.585 1.125 25 90	45 5 XXX - 20 XXX - 10 - 5	1,650 320 265 1,210 905 10 50 	15 5 XXX 5 XXX - - - - -	490 50 20 5 370 220 10 40 -	40 	2,225 365 290 10 1,655 1,160 35 90	60 5 XXX - 30 XXX - 5 - 10 - 5	2,100 350 275 100 1,565 1,090 30 80 - 50	
Produ assem repai 851/ As 853 854 As 855, 86 As 855, 86 As 857 As 858 857 As 858 858 858 858 858 858 858 858 858 85	signed (3) .33 .signed (3) .signed (3)	9,400 190 5 1,040 605 20 335 - 225 XXX 5 165 5 6,060 490 2,670 1,805 345 200 1,380 395 555	1,020 10 - 50 0 285 25 15 55 5XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	8,900 175 5 1,015 595 20 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 1,745 320 180 0 1,745 320 180 1,230 350 350 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	760 10 - 30 0 XXX - 5 - 405 215 15 10 - 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,210 110 - 890 215 525 20 215 - 1600 XXX 5 95 5 4,890 440 2,150 1,455 245 135 850 27 20 330 330	485 5 5 5 8 15 165 15 165 15 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	50 XXX 5 70 - 900 35 420 290 75 45 380 75	275 5  255 XXX  90 50  10  5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	9.110 175 - 1.010 600 15 315 205 XXX 5 165 - 5.940 480 2.640 1.770 335 1295 395 540 55	930 10 500 XXXX 460 245 25 10 - 55 XXX XXXX XXXX 340 XXXX XXXX XXXX XXXX X	5,535 470 2,425 1,690 300 150 1,165 355 480	
Consider occuping a second occ	truction trades pations 710 711 718 ssigned (3)	22,450 3,565 405 1,845 595 120 2,960 455 510 1,150 540 40 15,925	1,770 135 XXX XXX XXX - 30 XXX XXX XXX XXX - 1,605	20, 100 3, 320 370 1, 780 515 100 2, 830 415 495 1, 095 525 40	1, 180 80 XXX XXX XXX - 25 XXX XXX XXX XXX XXX	12,410 2,335 305 1,335 290 60 2,405 460 830 495 25 7,670	355 20 xxx xxx xxx - 25 xxx xxx xxx xxx	985 65 450 225 40 430 25 40 270 25 10	830 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	21, 405, 3, 465, 400 1, 825, 555, 100 2, 915, 445, 505, 1, 125, 535, 400, 15, 035	1,620 125 XXX XXX XXX - 300 XXX XXX XXX XXX	3.205 375 1,715 495 80 2.755 430 510 1,020	

93-112

Tableau 2: (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Morked s	since Jan			ant travail Ayant trava			ier 1985			
1-26 w	eeks - 1	1-26 sema	ines			27-48 sema			veeks -	49-52 sema	ines	
Tot	tal	Mos full Surtout tem	time à plein	Tota	1	Most full - Surtout i temp	ime	Tota	1	Most full t Surtout à temp	ime	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	
												Terre-Neuve (suite)
65 10 20 XXX	465 440 10	40 5 25 XXX - 30	425 400 5 10	90 5 XXX - 10	XXX - 5 5 - -	45 5 - XXX - 10	XXX	85 15 5 XXX	10 10 -	85 15 5 XXX	XXX - 5 10 - -	8258 Assigné (3) 826/827 8271 Assigné (3) 829 Assigné (3) Grand groupe 83 - Usineurs et
805 75 55 590 395 35 70	40 5 XXX - 30 XXX	735 65 45 - 540 365 25 70	30 5 XXX - 25 XXX	405 90 70 5 285 210	10 - XXX 5 XXX	365 80 65 5 260 180	10 xxx 5 xxx	1.020 200 165 5 785 555 5	10 XXX - XXX	1,005 200 160 5 765 545 5	10 XXX - XXX - 5	travailleurs des domaines connexes 831 8313 Assigné (3) 833 Assigné (3)
40	5 -	25 35 -	5	20	5	15	5	10	10	20	10	Assigné (3) 837 Assigné (3) 839 Assigné (3) Grand groupe 85 - Traveilleurs spécialisés dans la fabrication, le
2,630 70 - 220 145 10	575 10 - 30 XXX	2,185 55 - 165 110	455 10 - 20 XXX	1,605 40 125 75	135 5 - 15 XXX	1,435 40 - 95 65 5	100 5 - 15 XXX	4.870 70 - 670 380	220 - - 5 XXX	4,755 65 - 645 380 5	155 - - 5 XXX	montage et la réparation de produits 851/852 Assigné(3) 853 8533 Assigné(3)
130 - 90 XXX - 50	225 120 15 5	110 - 75 XXX - 35	175 100 5 5	95 - 40 XXX - 40	- 75 40 5 5	85 - 35 XXX	50	90 - 75 XXX 5 75	160 80 10	80 80 XXX 5 75	5 120 70	854 Assigné (3) 855/856 8563 Assigné (3) 857
1,440 25 745 405 120 65 625	10 XXX XXX XXX XXX XXX 5 295	1, 195 20 595 365 85 50 540	5 XXX XXX XXX XXX 5 240	1,030 45 420 370 75 30 245	5 XXX XXX XXX XXX - 30	950 45 380 345 75 35 205	5 XXX XXX XXX XXX 15	5 3,470 410 1,475 1,000 140 85 430	40 XXX XXX XXX XXX 15	3,395 405 1,450 985 140 70 415	20 XXX XXX XXX XXX 10	Assigné (3) 858 8580 8581 8584 8589 Assigné (3) 859
145 315 30	XXX XXX 5	125 275 25	XXX XXX 5	105 70 15	XXX XXX - 40	95 55 15	30	145 155 5	XXX XXX -	140 150 5	XXX XXX - 40	8592 8595 Assigné (3) Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment
1,790 145 830 370 65 725	115 XXX XXX XXX 5	1,595 1,595 140 750 320 40 620	105 XXX XXX XXX	605 75 330 95 15	XXX XXX XXX -	565 70 305 85 10 445	XXX XXX XXX 5	1,065 175 670 95 20	5 XXX XXX XXX 25	1,050 165 660 90 25 1,690	5 XXX XXX XXX - 20	871 8710 8711 8718 Assigné (3) 873
30 40 470 65 20	XXX XXX XXX XXX 1,420	20 40 410 60 15	XXX XXX XXX XXX - 1,250	50 50 240 100 -	XXX XXX XXX XXX	50 55 210 100 -	XXX XXX XXX XXX 25	365 415 410 365 20	XXX XXX XXX XXX - 15	365 415 395 360 20 1,820	XXX XXX XXX XXX - 10	8730 8731 8733 8735 Assigné (3) 878/879 8780

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

				Norked sin	ce January	1, 1985	- Ayant t	ravaille	depuis	le let jan		4005 -	
				F-1		he labour		· · · · · (2)		Ду		lié en 198	5
	Occupation	Tota	1	Fair	sant partie	de la po	oulation a	ctive (2)			Tot		
				Tot	al	Emple Perso occup	nnes	Unemp Person chôm	nes en	Tot	al	Most full - Surtout tem	time à plein
0.		М	f	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Newfoundland (continued)												
1 2 3 4 5 6 7	8781 8782 8785 8791 8798 8799 Assigned (3)	5,960 350 940 845 3,925 895 595	285 XXX 250 XXX 935 XXX 50	5,275 330 785 800 3,300 790 460	160 XXX 145 XXX 670 XXX	2,960 240 415 500 1,425 475 220	55 XXX 40 XXX 180 XXX 15	2,315 90 370 300 1,875 310 240	105 XXX 95 XXX 485 XXX 25	5,705 340 895 810 3,630 860 480	255 XXX 215 XXX 870 XXX 40	4,975 280 740 710 3,070 700 390	230 XXX 175 XXX 770 XXX 30
890123	Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 9113 Assigned (3) 913 Assigned (3)	10, 125 665 355 25 280 20	335 30 XXX - 10	9,475 645 345 25 270 20	305 30 XXX - 10	7,550 620 330 30 255 20	265 25 XXX - 10 - 35	1,930 25 10 - 20 - 440	40 5: XXX - - - 5	9,905 665 355 25 275 20 2,185	315 30 XXX - 10 - 35	8,770 655 345 25 270 20 2,060	210 25 XXX - - - - 30
456789012345	915 9151 9153 9155 Assigned (3) 917 9171 9173 9175 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 -	2,235 470 460 920 35 6,750 915 640 4,720 170 195	35 XXX XXX 5 250 XXX XXX XXX 10	1,970 395 415 820 20 6,425 865 585 4,525 150 170	35 XXX XXX 5 220 XXX XXX XXX 10 5	1,530 3300 580 15 5,060 800 540 3,345 95	XXX XXX XXX 5 185 XXX XXX XXX XXX 15 5	1,370 65 50 1,370 50 1,185 50	30 XXX XXX XXX XXX XXX	4, 163 460 450 905 20 6, 590 885 595 4, 625 175 190	XXX XXX 5 235 XXX XXX 15 5	450 430 835 15 5,620 730 505 3,985 130 165 5	1500 XXX XXX 1500 XXX XXX XXX 100
	Material handling and related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigned (3)	5,110 5,110 330 285 2,115 755 610 660 130	490 490 XXX XXX XXX XXX 325 XXX	4,460 4,455 315 275 1,795 705 490 580	350 350 XXX XXX XXX 240 XXX 10	3,270 3,265 285 190 1,255 535 335 435	200 200 XXX XXX XXX XXX 120 XXX 5	1, 195 1, 190 30 85 535 175 155 145 40	155 155 XXX XXX XXX XXX 115 XXX	4,800 4,800 330 285 1,980 740 570 585	450 450 XXX XXX XXX XXX 295 XXX	3, 160 3, 165 310 250 1, 180 520 330 390 90	XXX XXX 215 XXX
55789112345	Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 Assigned (3) 953 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 955	2,100 375 35 1,325 355 755 355 355 55	355 225 15 5 XXX XXX - 50 - 70	1,980 350 30 1,240 335 710 30 340 45		1,745 250 20 1,130 320 645 15 315 45	215 140 10 5 XXX XXX - 15 55 5	230 100 110 15 55 15 20	XXX -	2,040 350 35 1,290 350 740 30 350 50	335 210 15 5 XXX XXX - 45 - 70	345 715 30 330 5 45	35
6 17 18 19 0 1 2 3 4 15	Occupations not elsewhere classified 991 9918 (9921-9925) 9921 9922 9923 9924 9925 9926	9,450 9,450 6,465 495 335 560 1,430 2,535 1,100 2,470	2,440 2,440 2,045 XXX XXX XXX 585 770 385 290	7,790 7,790 5,170 420 290 485 1,035 2,060 880 2,185	1,620 1,335 XXX XXX XXX 395 510 260	440		3,465 3,465 2,615 175 105 215 575 1,110 435 720	165	8,635 8,635 5,835 475 310 510 1,275 2,255 1,010 2,340	2,155 2,150 1,785 XXX XXX XXX 605 640 340 270	7,270 4,760 350 245 405 1,050 1,895 820	1,82E 1,54( XX) XX XX 51! 57! 290

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Jan				lé depuis aillé en 19		/ier 1985				
5 w	eeks -	1-26 sema	ines			27-48 sema	<del></del>		weeks -	49-52 sema	aines		
Tot	tal	full Surtout	tly time - à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	ı	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
1	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
												Terre-Neuve (suite)	
115 210 700 380 185 500 330	245 XXX 205 XXX 860 XXX 40	170 560 320 2,670 380	220 XXX 160 XXX 765 XXX 25	1,015 85 100 215 330 135 95	10 XXX 10 XXX 10 XXX	915 70 90 180 290 110 80	10 XXX 10 XXX - XXX	570 40 100 220 115 220 55	XXX XXX 5 XXX	555 40 95 205 110 205 50	- XXX - XXX 5 XXX	Assigné(3) Grand groupe 91 -	1 2 3 4 5 6
, 100 60 30 10 10	130 15 XXX - -	50 20 10 10	90 15 XXX	2,370 65 20 - 45	95 5 XXX	2,015 65 20 - 35	50 XXX	4,435 540 305 20 225 20	90 10 XXX - 10	4.280 540 305 20 225 20	65 10 XXX -	Personnel d'exploitation des transports 911 913 Assigné (3) 913 Assigné (3)	8 9 10 11 12
755 130 110 410 15 ,200 190 140 ,775 65 80	15 XXX XXX XXX 95 XXX XXX XXX 	130 100 370 15 1,675 140 85	15 XXX XXX XXX - 60 XXX XXX XXX XXX	560 120 110 255 - 1,660 420 115 1,000 70 45	5 XXX XXX XXX 80 XXX XXX XXX 5	510 110 110 225 1,365 325 100 855 50	5 XXX XXX XXX 40 XXX XXX XXX XXX	875 215 225 240 5 2,730 275 340 1,850 35 65	15 XXX XXX XXX 55 55 XXX XXX 10	865 215 225 240 5 2.585 260 320 1.755 25	15 XXX XXX XXX 5 45 XXX XXX 10	915 9153 9155 Assigné (3) 917 9171 9173 9175 Assigné (3) 919	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
,340 ,340 30 90 985 380 370 315 60	295 300 XXX XXX XXX 185 XXX 100	1,260 25 85 455 240 180	205 205 205 XXX XXX XXX XXX 125 XXX 10	925 925 55 80 415 160 90 30	75 75 XXX XXX XXX XXX 60 XXX	530 635 45 60 260 115 45 60 20	70 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,535 1,535 245 110 580 200 140 185 20	80 75 XXX XXX XXX 50 XXX	1,270 1,275 240 105 465 170 105 135	55 55: XXX XXX XXX 40 XXX	Assigné (3) Grend groupe 93 - Manutentionnaires et travaileurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigné (3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
345 95 10 220 35 150 15 30	110 70 5 XXX XXX - 15 - 20	60 5 195 35 135 15 25	55 30  XXX XXX  15	280 40 - 210 25 155 5 25 -	65 30 5 - XXX XXX - 15 - 20 5	275 40 - 200 150 5 20	40 15 5 - XXX XXX - 5 - 10	1, 415 210 25 865 295 435 15 295 45	165 110 5 5 XXX XXX 15 - 25 5	1,390 200 15 865 290 435 15 280 5	120 75 - 5 XXX XXX - 15 - 25 5	qualifiés et conducteurs de machines 951 Assigné(3) 953 9531 9539 Assigné(3) 955 Assigné(3) 959	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
6,430 6,430 4,950 290 225 380 1,170 2,070 815 1,200	1,990 1,995 1,715 XXX XXX XXX 575 640 335	5,265 4,005 205 170 290 970 1,730 650	1,690 1,690 1,480	800 800 415 105 45 40 65 95 65 350	75 75 45 XXX XXX 20 - - - 25	580 680 330 80 35 35 50 80 60 320	70 70 40 XXX XXX XXX 10	1,405 1,410 475 80 40 100 40 85 130 795	85 85 25 XXX XXX XXX 5 5	1,320 1,320 425 70 40 80 35 85 110 765	70 70 15 XXX XXX XXX 5 - 5	Travailleurs non classés ailleurs 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census — 20% Sample Data

										vier 1985 Worked in	1985 -	
			Fair	In the	ne labour		ctive (2		Aye	ent travai	lié en 1985	5
Occupation	Tota	al	Tot		Emplo Perso occup	oyed	Unemp Person chôm	loyed nes en	Total	Tot	Most full 1 Surtout &	time à plein
	M	F	м	F	М	F	М	F	М	F	м	F
Newfoundland (concluded) Assigned(3)	320	75	245	50	150	20	90	30	250	75	200	

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillon (20%)

26 weeks - 1-26 amaines						lé depuis l							
Mostly   Foundation   Total   Surtout à plein   Temps		ines	49-52 sema	eeks -	49-52	aines	27-48 sem	weeks -	27-48	ines	-26 semai	eks - 1	1-26 we
200 70 180 40 25 5 15 - 30 - 25 5 Assigné(3)	Profession	time à plein	full - Surtout i		Tota	time à plein	fuli Surtout	al	Tot	time à plein	full i		Tot
200 70 160 40 25 5 15 - 30 - 25 5 (fin) Assigné(3)		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			orked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis I	e 1er janv	ier 1985		
			Faic	In th	e labour f		ctive (2)		Aya		llé en 198	5
Occupation	Tota		Tota		Employ Person	yed	Unemp   Personn	es en	Tota	Tot	Most fuli Surtout i	time à plei:
	M	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Prince Edward Island												
All occupations Major group 11 - Managerial,	37,675	30, 120	35,380	26,815	30,580	22,810	4,790	4,000	36,655	28,785	31,485	19,
administrative and related occupations	3,595 525	1,760	3,515	1,625	3,410	1,475	105	145	3,570	1,705	3,420 505	1,
Assigned (3) 113/114	10 2,280 580	1,080 250	10 2,225 575	980 235	2, 150 570	10 880 210	70	- 100 20	15 2,275 580	1,040 235	2,190 570	
1137 1146 Assigned (3)	310	XXX 30	300 40	XXX 30	290 40	XXX 30	10	XXX -	305 40	XXX 30	270 40	
117 1171 Assigned (3)	790 450 35	470 XXX 30	775 450 35	445 XXX 20	750 435 40	400 XXX 20	30	35 XXX	780 450 30	460 XXX 30	720 435 20	
Major group 21 - Occupations in												
natural sciences, engineering and mathematics	1,020	175	985	170	890	155	95	20	1,010	165	935	
211 Assigned (3)	55	20	50	20	45	20	-	-	55	20	55	
213 Assigned (3) 214/215	220 10 310	70	215 15 295	70 - 15	185 10 300	50 5 20	20	5	215 15 300	70  10	205 15 290	
Assigned (3) 216	5 340	30	335	30	5 275	20	60	10	345	25	5 295	
Assigned (3) 218 Assigned (3)	10 95	40	90	40	5 80 -	40	5 10	-	100	40	10 90	
Major group 23 - Occupations in social												
sciences and related fields	380	780	365	710	335	610	30	100	380	750	380	
231 Assigned (3) 233	145	60 5 505	130	50 5 455	105	50 5 380	30	80	60 - 140	60 10 490	65 - 140	
2333 Assigned (3)	XXX 5	330 15	XXX 10	290 15	XXX	230 15	XXX 5	65 -	XXX 5	325 20	XXX 10	
234 Assigned (3) 235	130 5 25	55 - 85	130 5 25	80	130 5 25	55 -  60	-	20	130 5 25	55	130 5 25	
Assigned (3) 239	5 20	65	5 20	65	5 20	5 55	-	5	5 20	65	5 20	
Assigned (3) Major group 25 - Occupations in		5	-	5	-	5	-	-		5		
religion 251	185 185	70 65	180 180	65 65	180 175	65 65		Ĵ	185 190	65 65	185 185	
Assigned (3) Major group 27 -	5	40	-	40	5	35	-	-	-	40	-	
Teaching and related occupations 271	870 100	1,705	840	1,570	810 85	1,415	25 10	160 5	860 105	1,675 50	800 95	1.
Assigned (3) 273	580	1.345	560	1,230	560	1,095	-	135	575	5 1,320	540	1
2731 2733 Assigned (3)	355 20	780 295 70	350 25	720 285 70	350 25	665 270 55	XXX - -	60 15 10	355 25	770 295 70	340 25	
279 Assigned (3)	195	305	185	295	165	285 5	20	20	185	300 10	165	
Major group 31 - Occupations in medicine and health	480	2,835	470	2,685	450	2,505	20	180	485	2,770	435	1
311 Assigned (3)	230	45	225 5	45	225 5	50 -	-		225 5	. 45	215	
313 note(s) and footnote(s) on fo	[ 180]	2,350	160	2,215	150	2,065	10	150	180	2,285	150	1

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				Worked in	1985 -	Ayant trava	illé en 19	85					
1-25 wes	eks - 1	-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tota	ıl	Most full - Surtout tem	time è plein	Tota	n į	Most full t - Surtout è temp	ime	Tota	1	Most full t Surtout à temp	ime plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
												Île-du-Prince- Édouard	
2.865	11,935	9,765	7,625	6,335	5,240	5,345	3,405	17,450	11,610	16,380	8,845	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants,	
340 15	310 30	300 10	235	395 45	285 15	365 45	240	2,840	1,110	2,755	1,020	administrateurs et personnel assimilé 111	
205	170	195	130	260	195	245	165	1,810	5 670	1,755	610	Assigné (3) 113/114	
30 65	XXX	30 55 5	50 XXX	45 40 10	20 XXX 10	50 35 10	25 XXX 10	500 200 25	150 XXX 15	490 180 25	140 XXX 15	1137 1146 Assigné (3)	
115	110 XXX	90	85 XXX	95	80 XXX	85	60 XXX	570	270 XXX	550 365	245 XXX	117 1171	
	25	5	15	20	5	5	5	15	5	10	-	Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles, du génie et des	
265 15	50 5	215 15	50 5	165	40 5	140	25 5	585 40	85 10	580 45	75 15	211	
60	25	60	20	40	10	30	10	115	40	120	30	Assigné (3) 213 Assigné (3)	
45	-	35	-	10 55	3	10 55	-	200	15	200	15		
130	10	100	10	50 5	15	45	5	155	5	145	5	216 Assigné (3)	
20	10	15	10	15	10	5	10	70	20	70	20	218 Assigné(3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des	
55	215	55	180	40	160	40	135	280	380	280	330 15		
10	30 10	10 - 35	30 5 135	5 - 15	20 - 90	10	5 80	95	245	95	200	Assigné (3)	
35 XXX 5	155 115 5	XXX 5	95	xxx	55	XXX	50	XXX	155	XXX 5	115	2333 Assigné (3)	
-	-	-	-	15	-	15	-	110	55	115	55 -	234 Assigné (3)	
10	15	10	10	-	25	-	25	20	35	20	30	Assigné (3)	
5	10	51	10	-	30 5	-	30	10	30	10	30	Assigné (3) Grand groupe 25 - Membres du clergé et	
15 15	10 10		10 5 5	35 40	15 15 15	35 35	10 15 10	140 140 5	40 40 25	135 135	40 40 20	251 Assigné (3)	
105	520	60	300	60	315	50	190	695	840	695 85	795 5		
10	25	5	20	5	20 5	5	10	80 - 515	10	515	665	Assigné (3)	
45 XXX	425 195	20 XXX	250 85	15 XXX	195 80 50	10 XXX 5	45 25	XXX 335	500	XXX 335	475 150	2731 2733	
15	95 20	5	60 20 35	5 - 35	10	35	10	20	35 140	25 100	35 130	Assigné (3) 279	
50	65	30	30	-	5	-	-	-	5	-	-	Assigné (3)	
45	635	25	295	80	465	75	245	355	1,665	335	1,040		
5	15		10	50	15	40	15	175 - 125	15	175 - 115	840	Assigné (3)	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

		M	lorked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	оериіз і	e 1er janv	Worked in	1005	
			Fais	In the	e labour (		ctive (2)	-	Ауа	nt travai	llé en 198	5
Occupation	Tota	-	Tota		Emplo Persor occup	yed	Unemp   Personr	es en	Tota	Tot	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F
Prince Edward Island (continued)												
3131 3134 3135 Assigned (3) 315/316 Assigned (3)	XXX XXX XXX - 75	1,095 365 500 50 440 15	XXX XXX XXX - 80 -	1,060 340 435 50 425 15	XXX XXX XXX 70	1,000 325 375 45 390 15	XXX XXX XXX - 5	60 15 65 5 30	XXX XXX XXX 80	1,075 365 470 45 435 15	XXX XXX XXX - 70 -	5 2 2 2
Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 Assigned(3) 333 Assigned(3) 335 Assigned(3) 336/337 Assigned(3) Major group 41 -	420 80 - 155 - 55 - 130	395 95 - 55 - 90 - 160 5	365 75 - 130 - 55 - 105 5	330 65 45 90	290 65 - 105 - 50 - 65 5	290 60 - 50 - 90	70 5 - 25 - 5 - 40	45 5 - - 5 - 35 5	405 80 - 150 - 55 - 120	385 80 55 55 - 90 - 160 5	305 65 - 100 - 45 - 90	2
Apply Globy 41 Clerical and related occupations 411 4111 4113 Assigned (3) 413 4131 4133 Assigned (3) 414 4143 Assigned (3) 415 4155 Assigned (3) 416 Assigned (3) 417 4171 Assigned (3) 419 4197 4199 Assigned (3)	1,870 40 XXX XXX 5555 285 XXX 35 60 XXX - 570 260 33 50 - 205 XXX 10 380 XXX 10	8,045 1,780 1,440 310 20,455 1,500 1,540 100 350 295 5 5 210 XXX 195 480 101,170 1,770 350 350 350 350 350 350 350 350 350 35	1,770 40 XXX XXX 270 270 XXX 25 55 XXX 545 250 35 50 - 205 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 25 XXX 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	7,380 1,685 1,370 255 260 3,130 1,490 1,365 75 340 295 5 180 XXX 160 20 800 435 101 1,080 485 315 30	1,555 45 XXX XXX 240 240 25 55 XXX 470 225 30 35 -175 XXX 5 330 XXX 10	6.480 1,555 1,270 250 20 2,715 1,330 1,125 50 295 250 170 XXX 140 15 685 3700 295 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 370	210 XXX XXX 75 355 XXX 5 - 75 25 15 - 25 XXX 20 XXX XXX	900 125 100 25 160 235 15 50 40 5 10 XXX 110 65 5 110 65	1,810 40 XXX XXX 550 280 XXX 30 50 XXX - 560 260 250 45 195 XXX 15 365 XXX 15	7. 725: 1. 735: 1. 400 300 3. 330 1. 550 1. 465 95: 345 290 XXX 180 475: 840 475: 1. 110 500 315: 335	1.400 35 XXX XXX 420 255 50 XXX 435 185 25 30 - 135 XXX 15 295 XXX	5.44 1.44 1.12 2.00 1.00 6 33 2 1 1 X
Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5135 Assigned (3) 517 Assigned (3) 519 Assigned (3)	2,420 1,910 325 1,065 70 340 15 165	2,065 1,905 XXX 1,550 75 125 - 40	2,280 1,785 325 990 55 335 20 165	1,795 1,645 XXX 1,345 65 115 40	2, 145 1, 570 310 940 35 315 10 160	1,495 1,350 1,095 50 110 -	120 15 50 15	305 295 XXX 255 15	2,385 1,870 325 1,040 65 340 15	1.970 1,810 XXX 1.470 70 120	1,540 305 885 40 315	1, C 9 X 7
Major group 61 - Service occupations 611 6112 6115 6117 Assigned (3) 612	3,945 1,900 280 480 830 35	6,755; 430 XXX XXX XXX 5 2,995	3,595 1,800 280 425 810 30 760	5,610 390 XXX XXX XXX - 2,595	3,175 1,665 270 330 790 20 615	4,435 290 XXX XXX XXX 2,055	430 140 10 95 15 5	1,170 100 XXX XXX XXX 540	3,770 1,850 280 455 810 30 820	6,315 415 XXX XXX XXX -2,815	2,890 1,665 275 345 745 30 440	4, 1 3 X X X

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillon (20%)

						ant travail Ayant trava							
1-26 we	eeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tot	al	Most full  Surtout tem	time à plein	Tota	al	Most full Surtout a tem	time à plein	Tota	1	Most full t Surtout & temp	ime plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		
												Île-du-Prince- Édouard (suite)	
XXX	175 90 155	XXX XXX XXX	70 35 75	XXX XXX XXX	210 50 80	XXX XXX XXX	95 30 30	XXX	690 225 235	XXX	405 140 135	3131 3134 3135	
10	15 140 15	10	10 85 5	5 15 -	5 65 -	5 15 -	40	50	25 235	50	15 185 -	Assigné (3) 315/316 Assigné (3) Grand groupe 33 – Professionnels des domaines artistique	
170	175 35	110 5	145 20	50 5	75 20	30 5	30	185 65	130	165 55	80 20	et littéraire et personnel essimilé 331	İ
60	20	30	5 15	45	15	30	15	50	25	40	5	Assigné (3) 333 Assigné (3)	
100	25 - 100	75 5	25 85	-	15 - 25	-	10	55 - 20	45 - 30 5	50 - 15	45 - 10	335 Assigné (3) 336/337	
555	2,240	350	1,355	285	1,485	215	1,045	970	4,005	840	3,055	Assigné (3) Grand groupe 41 – Employés de bureau et travailleurs assimilés	
5 XXX XXX	335 235 95	XXX	235 160 70	XXX	345 265 70	XXX	270 200 60	35 XXX XXX	1,055 905 135	35 XXX XXX	895 755 125	411 4111 4111 4113	
215 95	5 1,005 300	145 95	5 495 175	60 30	650 315	40	5 410 225	280	1,670 935	230	10 1,105 680	Assigné (3) 413 4131	
XXX 10 15	625 40 90	XXX 5 5	260 25 60	XXX	295 25 75	XXX	150 20 75	XXX 20 40	550 25 180	XXX 20 45	270 15 165	4133 Assigné (3) 414	
XXX 185	80 5 100	XXX	55 5 65	XXX 105	75 - 15	XXX	75	265	135	245	130	4143 Assigné (3) 415	
80	XXX 90	45 - 10	XXX - 60	60 15	XXX 30	40 5 5	20	120 25 25	XXX	95 25 20	XXX - 60	4155 Assigné (3) 416	
35	15 285	25	15 175 115	45	180 110	30	105	115 XXX	5 375 190	80 XXX	295 165	Assigné (3) 417 4171	
XXX 5 85	175 - 335	5 5 55	265	75	5 185	55	155 95	205 XXX	590 260	185 XXX	480 190	Assigné (3) 419 4197	
XXX XXX 5	125 120 -	XXX XXX	85 95 -	XXX XXX	120 25 5	XXX XXX	25	xxx 5	160 25	xxx	135	4199 Assigné (3) Grand groupe 51 -	
						050	450	1,615	795	1,475	535	Travailleurs spécialisés dans la	
450 390 20	800 770 XXX	245 20	385 370 XXX	305 235 30	370 350 XXX	250 190 30	160 150 XXX	1,250	695 XXX	1,110	445 XXX	513/514 5130 5135	
215 45 35	605 45 20	155 25 35	260 40 5	130 - 55	290 5 15	110	125	700 15 245	570 20 90	620 20 245	355 20 75	Assigné (3) 517	
10 15 -	15 5	10 15 -	5 5	10 15	- 5 -	15	-	120	15 -	120	20	Assigné (3) 519 Assigné (3) Grand groupe 51 - Travailleurs spécialisés dans les	
1, 185 350	3,370		2,190 175	620 275	1,230 65	445 235	745 60	1,965	1,715	1,780 1,170 250	1,260 130 XXX	specialises dans les services 611 6112	
20 205 70	XXX XXX XXX	20 155 40	XXX XXX XXX	5 95 125	XXX XXX XXX	10 60 120	XXX XXX	250 155 610	XXX	130 585	XXX	6112 6115 6117 Assigné (3)	
10 390	1,525	15 170	900	5 160	625 625	75	360	270	660	15 195	470		

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				In th	ne labour	force (2)			Дуа	Worked in nt travai	1985 - Ilé en 198	5
			Fais	ant partie	de la pop	oulation a	ctive (2)			Tota	al	
Occupation	Tota		Tota	nl .	Emplo Perso occup	nnes	Unempi Personn chôma	es en	Tota	n I	Most full Surtout tem	time à plei
	M	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F
Prince Edward Island (continued)												
6121 6125	400 XXX	815 1,565	350 XXX 10	765 1,285	285 XXX 5	585 1,005 95	65 XXX	180 285 20	375 XXX 15	790 1,450 110	215 XXX 15	
Assigned (3) 613 6133	10 50 XXX	130 610 405	45 XXX	540 375	35 XXX	390 270	5 XXX	150 110	50 XXX	605 400	25 XXX	
Assigned (3) 614	175	10 1,645	160	1,230	155	1,055	5	175 40	175 XXX	10 1,510 255	125 XXX	1
6142 6143 6147	XXX XXX XXX	275 345 860	XXX	225 315 580	XXX XXX XXX	180 295 495	XXX XXX XXX	20	xxx xxx	305 785	XXX XXX	
Assigned (3) 616	20	75 120	20	45 100	20 65	35 75	_	10 20	20 60	65 110	15 55	
Assigned (3) 619	5 900	950	775	755	5 645	570	135	185	8 1 5 8 1 5	870 615	5 580	
6191 6198	490 265 50	660 XXX 25	420 200 55	535 XXX 25	360 155 50	420 XXX 15	60 45	120 XXX 5	460 225 45	XXX 25	340 110 40	
Assigned (3) Major group 71 ~ Farming,			33									
horticultural and animal husbandry					0 505	005	520	030	.4 040	1,225	3,365	
occupations 711 7111 (4)	4,465 1,745 1,720	1,295 145 XXX	4,120 1,715 1,695	1,070 140 XXX	3,585 1,700 1,680	835 130 XXX	530 15 15	230 5 XXX	1,655 1,635	1,225 140 XXX	1,510 1,500	
Assigned (3) 718/719	25 2,730	1, 155	20	930	1,885	700	510	225	2,590	1,090	15 1,855	
7183 7185	375 655	XXX 600	330 600	455	300 445	310	35 160	140	340 630 435	580 580	240 460 280	
7195 7197 7199	465 290 640	XXX XXX XXX	395 280 545	XXX XXX	315 200 445	XXX XXX XXX	75 75 100	XXX: XXX: XXX	280	XXX	210 470	
Assigned (3)	85	20	55	15	40	10	15	10	75	15	30	
Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations	3,255	710	3,050	610	2,720	385	330	220	3,180	695	2,780	
731 7313	3,255 2,725	710 455	3,050 2,580	605 385	2,720 2,360	385 315		220 70	3,185 2,690	690 440	2,775 2,345	
Assigned (3) Major group 75 -	85	10	65	5	50	10	15	-	55	10	45	
Forestry and logging occupations	340	95	305	85	195	70		20	320	90	280	
751 Assigned (3)	340 10	95 5	310 10	85 5	195 5	65	115	15 5	320	90 5	280	
Major group 77 - Mining and quarrying												
including oil and gas field occupations	105	-	95	-	55	-	45	-	100	-	90	
771 Assigned (3)	100		100 35	-	55 30	-	45	-	100	-	95 25	
Major group 81/82 -	1,780	2,320	1,650	2,185	1,405	1,880	245	300	1,735	2,195	1,430	
Processing occupations 811 Assigned (3)	10 5	2,320	10.	2,100	1,405	-	5	-	51	2,190	5	
813/814 Assigned (3)	10	1	10	-	10	-	-	-	10	.5	5 -	
815 Assigned (3)	15	10 - 5	20	151	20	15 - -	-	-	15	10 - 5	-	
816/817 Assigned (3) 821/822	45 10 1,510	2,255	15 1,375	2, 120	1, 185	1,835	-	5 - 285	15 1,465	2,125	15	
8217 8226	325 XXX	1,025	295 XXX	970 270	285 XXX	910	15	60	320 XXX	970	240	

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

							łé depuis l aillé en 19					
1-26 w	eeks - '	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52 v	veeks -	49-52 sema	ines	
Tot	al	Mos full - Surtout ten	time à plein	Tota	e i	Most full Surtout tem	time à plein	Tota		Most full i Surtout i temp	ime plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Île-du-Prince- Édouard (suite)
180 XXX	425 865	951 XXX	315 480	65 XXX	200 285	35 XXX	130 140	135 XXX	170 295	90 XXX	130 190	6121 6125
30 XXX	90 340 235	5 10 XXX	30 235 150	5 XXX	15 85 65	5 XXX	15 55 45	5 15 XXX	15 175 100	10 XXX	5 135 70	Assigné (3) 613 6133
80	10 805	45	5 560	20	315	20	190	75	395	60	295	Assigné (3) 614
XXX	140 55 495	XXX	125 50 300	XXX	35 75 195	XXX	20 35 125	XXX	85 180 100	XXX	70 120 75	6142 6143 6147
15 5	40 45	10 5	30 30	5 -	25	5	5 10	5 55	20 40	50	10 30	Assigné (3) 616
335 160	445 295	180	295 200	155 75	110	110 55	70	325 220	310 235	285 185	205	Assigné (3) 619 6191
145 15	XXX 10	60 5	XXX 15	55 10	XXX	30 5	XXX	25 25	XXX 5	20 25	XXX 5	6198 Assigné (3)
												Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et
1.525	805 30	990 35	520 30	570 120	135	410 100 100	85 20 XXX	2,145 1,470 1,465	275 90 XXX	1,960 1,375 1,370	160 60 XXX	
5 1,450	XXX 5 785	30 5 955	XXX 5 495	120 - 455	XXX - 115	315	65	5 675	185	10 580	100	Assigné(3) 718/719
135	XXX 515	75 285	320	40 90 100	XXX 40 XXX	35 60 65	30 XXX	170 125 40	25 XXX	130 115 25	XXX 15 XXX	7183 7185 7195
305 175 285	XXX XXX XXX	195 125 195	XXX	65	XXX	45 70	xxx xxx	40 230	XXX	35 210	XXX	7197 7199
50	10	15	5	25	-	15	-	5	10	5	5	Assigné(3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs
2,435	650	2,120	500	570	35	500	20	175	10	160	10	et travailleurs assimilés
2,435 2,045	645 410	2,120 1,770	500 315	565 510	35 30	500 460 5	20 15	175 140 5	10 5	160 120 5	5 5 5	
40	5	35	-	10		5			Ĭ		ŭ	Grand groupe 75 - Travailleurs
205	60		55	70	20	60	15	40	10	40	5	forestiers et bûcherons 751
210	60 5	180	50	70	15	55	-	-	-	-	-	Assigné(3) Grand groupe 77 –
												Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et
55 55	-	50 50	-	20	-	15 20	-	30 25	-	25 25	-	travailleurs assimilés 771
-	-	-	-	5	-	~	-	25	-	30	-	Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des
770	1,570	570	1,050	425	385	350	250	540	240	510	200	industries de transformation
-	1,370		-,050	5	-	5 5	-	-	-	-   - 5	-	811 Assigné(3) 813/814
-	-	-	-	-	- i - j 5	- - 10	- 5	10	5	10	- 5	Assigné (3)
10	5 - -	10	5	10 - 15		10	-	25	5	25	5	Assigné (3) 816/817
675	1,550	480	1,030	325	365	270 55	250 70	10 465 20	215 15	15 435 20	180 5	
225 XXX	825 185		510 115	70 XXX	130		45	XXX	20	XXX	15	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			Fais	In th	ne labour - de la po		ctive (2)		Ду	Worked in ant travai	lié en 198	5
Occupation	Tota	ы	Tota	n l	Emple Perso occup	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plei
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Prince Edward Island (continued)												
8228 Assigned (3)	340 70	575 75	300 65	540 60	235 40	495 45	65 25	50 15	320 65	530 65	255 40	
823 Assigned (3)	150 10	5 5	145	5	130 10	10	15	-	150 10	5 5	130 5	
825 Assigned (3)	5	-	5	-	-	25	5 - 10	-	5	35	5	
826/827 Assigned (3) 829	15 - 25	30 5 10	10	25 5 10	20	5	- 5	10	10 - 30	5 10	10 - 30	
Assigned (3)	23	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Major group 83 - Machining and related	505	0.5	5.05	20	500	5.0	20	24	5.05		505	
occupations 831	605 130	85 30	585 130	70 25	500 115	50 20	85 15	20 10	595 125	85 30	525 125	
Assigned (3) 833	425	-	410		350	-	55	-	415	-	360	
8335 Assigned (3)	305 10	XXX	295	XXX	250 10	XXX	40 5	XXX -	295 10	XXX	265	
835 Assigned (3)	5 -	5	10	5	10	10	-	10	5	5	-	
837 Assigned (3)	15	50 5	15	40	10	30	5	-	15	50 5	20	
839 Assigned (3)	30 5	-	25 5	-	20		10 5	-	25 10	_	20	
Major group 85 - Product fabricating,												
assembling and repairing occupations	2,265	285	2,160	235	1,920	205	240	25	2,215	250	2,040	
851/852 Assigned (3)	45	15	50	10	35	10	10	35 5 -	45	15	45	
853	250	25	250	25	2 15 15	25	30		255	. 30	230	
Assigned (3) 854	15 145	10	135	5	130	10	10	-	10 145	15	125	
Assigned (3) 855/856	5 45	140	5 45	120	45	110	5 5	10	50	125	50	
Assigned (3) 857	45	15 15	40	15 15	30	15 15	15	-	40	10	40	
Assigned (3) 858	1,470	5 5	1,395	5	1,265	5 5	130	-	1,440	5 10	1,365	
8581 8584	865 285	XXX	835 270	XXX	760 225	XXX	75 45	XXX	845 285	XXX	815 255	
Assigned (3) 859	15 255	65	10 240	45	200	25	35	20	15 240	- 65	15 190	
Assigned (3) Major group 87 -	5	-	10	- }	-	-	5	-	-	-	5	
Construction trades occupations	4,650	140	4,400	115	3,285	100		15	4,565	135	4,135	
871 8711	815	20 XXX	755 295	20 XXX	485 215	10 XXX	75	10. XXX.	785 300	20 XXX	740. 290	
8718 Assigned (3)	280 15	XXX -	250	XXX	130 10	XXX	120	XXX -	270 15	XXX -	235 15	
873 Assigned (3)	590 25	15	590 25	15	545 20	15 -	45 5	-	585 25	15	555 25	
878/879 8780	3,250	105 XXX	3,055	80 XXX	2,260	70 XXX	795 70	10 XXX	3, 195 425	100 XXX	2.840 410	
8781 8798	1,245 460	XXX	1, 175	XXX	885 260	XXX	290 160	XXX	1,220	XXX XXX	1,100	
8799 Assigned (3)	285 70	xxx	275	xxx -	210	xxx -	70	XXX	285 70	xxx -	260 35	
Major group 91 -												
Transport equipment operating occupations 911	2,505	130	2,400	100	1,945	90	450	15	2,460	120	2,205	

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

					85	illé en 19	lyant trave	1985 - /	Worked in				
		eines	49-52 sema	weeks -	49-52	ines	27-48 sema	weeks -	27-48	nes	-26 semai	eks - 1	1-26 wee
	Profession	time à plein	Most full Surtout tem	1	Tota	ime	Most full Surtout i tem	al	Tot	time à plein	Most full t Surtout à temp		Tota
		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	Île-du-Prince- Édouard (suite)												
1 2		35 25	45 10	40 20	50 15	70	75 5	95 10	95 5	305 25	135 25	400 35	175 45
3	Assigné (3)	5	25	-	25	-	45 5	5	60 5	-	5	-	65
8	825 Assigné (3)	-	-	-	-	-	45	-	-	-	5	-	10
17		5 5:	10	15 5 -	10		15	15	10	5	20	5 - 10	15
	Assigné (3) Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs des	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	13
	domaines connexes	25 10	335 85	30 15	355 85	40 5	115	40	130	15 5	75 10	15 5	115
	Assigné (3) 833	-	220	-	225	-	85	-	95	-	60	-	90
	Assigné (3)	XXX -	165	XXX	165	XXX -	65	XXX	70	XXX	40	XXX -	50 10
	Assigné (3)	-	-	-	-	10	-	5	-	-		-	5
	Assigné (3)	15.	15	15	10	25	_	25 5	-	10	5	15	5
2	839 Assigné(3) Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le	Ī	20	-	25 5	-	-	-	-	-	~	-	-
		65 5	1,255	75 5	1,275	65	380	75	425 10	75 10	405	120	510
13	Assigné (3)	15	160	15	165	-	35	-	35	5	15	5 10	50
		-	5 50	-	50	5	5 45	-	5 55	5	25	10	35
		30	35	40	30	50	5	55	5	30	5	40	5
		5	5	5	5	-	30	-	35	10	5	5 5	10
	858	5. XXX	900 490	5 XXX	905	XXX	200	XXX	220 145	5 XXX	265 180	5	320
	8584 Assigné (3)	XXX -	175	XXX -	185	XXX	15	xxx	25	xxx	65	XXX	80
23.03	Assigné (3)	5 -	80	5 -	90	10	65	15	70	20	45	40	80
	Grand groupe 87 - Travailleurs du	00											
	871	20 5 XXX	1,265 200 85	30 5	1,355	15	1,040	15	1,140 190	70 10	1,830 365	95 10	385
1		XXX	30	XXX	95 30	XXX	110	XXX	110	XXX	90 170	XXX	95 195
	873 Assigné (3)	10	370 5	10	385	5	5 85 10	5	5 90 10	-	100	-	110
4	878/879 8780	5 XXX	695 235	15 XXX	765 235	5 XXX	780 55	10 XXX	860 60	55 XXX	1,365 1,20	80 XXX	10 1,575 130
	8798	XXX	220 20	XXX	225 25	XXX	370 105	XXX	395 105	XXX	515 285	XXX	595 320
	Assigné (3)	XXX -	70	X X X	75 10	XXX	65 15	XXX	70	xxx -	120	xxx -	140
	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des												, i
	transports	20	980 10	35	1,030	45	535 10	45	595	25	695	40	835

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

					e labour 1		-4: (0)		Ау	Worked in ant travai	1985 - lié en 198	5
Occupation	Tota	,	Faise	ant partie	de la pop		Unemp			Tot	Most	
			Tota	1	Person	nes	Personi	nes en	Tot	al	full - Surtout tem	à ple
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Prince Edward Island (concluded)												
Assigned (3) 913 Assigned (3)	15		15	-	15	-	-	-	- 15 -	-	- 15	
915 Assigned (3) 917	550 30 1,810	130	510 25 1,745	95	420 10 1,435	-   -   85	90 5 310	- 15	535 25 1,775	115	510 25 1,560	
9175 Assigned (3) 919	1,285 45 110	XXX	1,235 50 110	XXX	975 35 55	XXX	265 10 55	XXX - -	1,260 50 110	XXX - -	1,130 30 100	
Assigned (3) Major group 93 - Material handling and	-		-	-	-	-	-	-	-	~	~	
related occupations, n.e.c. 931	820 820	135 135	735 735	120 120	550 550	95 95	180 185	25 25	775 780	130 130	530 530	
9313 Assigned (3)	275 30	XXX -	235	XXX -	170	XXX -	70	XXX -	260 30	XXX -	165 20	
Major group 95 - Other crafts and equipment operating												
occupations 951 Assigned(3)	405 95 5	95 70 -	385 85 5	85 60 -	350 75 5	60 40 -	30 10	25 15 -	395 95 10	100 70 -	360 85 5	
953 Assigned (3) 955	265 5 35	5	250 5 35	-	230 5 30	- - 5	20 - 5	-	255 5 35	- 5	235	
Assigned (3) 959 Assigned (3)	15	25 5	15	25 5	15	15	-	10 5	15	25 5	10	
Major group 99 - Occupations not elsewhere classified	1,285	250	1, 130	195	825	130	305	65	1,220	225	985	
991 9918 (9921-9926) 9919	1,290 630 555	250 XXX XXX	1, 130 550 500	195 XXX XXX	825 355 400	130 XXX XXX	305 205 95	65 XXX XXX	1,220 585 545	230 XXX XXX	980 420 485	
Assigned (3)	45	20	20	15	15	10	5	-	35	10	25	

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

The following in the following is a series of the following in the following is a series of the following in the following is a series of the following in the following is a series of the					Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	85					
Nostly full time   Surtout à plein temps   Surtout à l'andition de l'andition   Surtout au l'antiture de l	-26 week	(s - 1	-26 semai	nes	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
	Total		full 1 Surtout i	ine	Tota	a î	full Surtout	time à plein	Tota		full - Surtout	time à plein	Profession	
10	1	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
10													Île-du-Prince- Édouard (fin)	
400 80 225 40 150 15 115 15 225 35 200 25 assimilés, n.c.a. 400 75 220 40 150 15 110 15 225 40 195 20 931 9313 10 - 10 - 10 - 5 - 10 - 5 - 290 55 280 50 machines 45 40 25 35 60 - 55 - 290 55 280 50 machines 5 20 - 15 10 - 10 5 75 45 70 40 951 30 - 20 - 45 - 40 - 180 - 170 - 953 30 - 20 - 45 - 40 - 180 - 170 - 953 30 - 20 - 45 - 40 - 180 - 170 - 953 30 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	95 10 645 540 20		80 10 525 450	XXX	135 10 430 255	XXX -	130 10 375 230 10	XXX -	700 470 15	35 XXX	5 655 450 5		913 Assigné (3) 915 Assigné (3) 917 9175 Assigné (3) 919 Assigné (3) Grand groupe 93 ~	1 2 3 4 5 6 7 8 9
45	400 155	75	220 70	40	150 35	15	110 25	15	225 70	40	195	20	et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9313 Assigné (3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers	1 1 1 1
705 140 525 105 145 40 115 30 370 45 345 45 classés ailleurs 710 140 525 105 140 40 110 30 370 50 345 45 991 405 XXX 280 XXX 85 XXX 65 XXX 95 XXX 75 XXX 9918 (9921-9926) XXX 225 XXX 55 XXX 45 XXX 220 XXX 215 XXX 9919  Recipion (2)	5 30 - 5 -	20 - - 5 - 15	-	15 - - - - 15	10 - 45 - -	-	10 - 40 - - 10	5	75 5 180 5 30		70 5 170 - 30	40	conducteurs de machines 951 Assigné (3) 953 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959 Assigné (3)	
	710 405 260	140 XXX	525 280 225	105 XXX XXX	140 85 55	40 XXX	110 65 45	30 XXX	370 95 220	50 XXX	345 75 215	45 <b>X</b> XX	classés ailleurs 991 9918 (9921-9926) 9919	2 2 2 2 2 2 2

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census — 20% Sample Data

				oc senaary	- 1300	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1	le 1er janv	Worked in	1085 -	
			Fais	In t	he labour		ctive (2		Дуг		llé en 198	5
Occupation	Tots	al	Tot		Emplo Perso occup	oyed nnes	Unemp Person chôm	loyed nes en	Tot		Most full Surtout tem	time à plei
	М	F	м	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Nova Scotia †												
All occupations Major group 11 - Managerial,	254,550	188,555	239,180	167,025	213,640	146,520	25,535	20,510	246,960	178,830	211,355	118
administrative and related occupations 111 1113 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1133 1134 1135 1136 1137 1142 1143 1145 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1174 1175 1179 Assigned (3) Major group 21 - Dccupations in natural sciences,	25,010 2,425 860 870 285 100 17,245 2,175 1,185 xxx 1,205 420 5,235 995 1,095 625 445 2,055 475 380 455 380 455 3,075 560 295 925	11,330 135, XXX XXX XXX XXX XXX 410 490 385, 595, XXX 2,110 590 XXX XXX XXX 1,280 2,105 615, 170 3,810 170 3,810 170 170 170 170 170 170 170 1	24.125 2.310 835 825 285 16.665 2.135 1.120 2.135 1.080 5.075 950 1.080 6.075 420 2.010 380 365 2.135 420 2.010 2.010 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	10, 685 685 XXX XXX 100 6, 405 380 5855 XXX 1, 995 545 XXX XXX XXX XXX XXX 1, 215 175 1, 985 560 560 560 560 560 560 560 56	23,350 2,290 830 810 275 85 16,195 2,110 1,115 XXX 1,70 1,705 4,945 895 1,050 640 415 1,930 540 4,15 1,930 6,40 4,15 4,945 4,9	9.885 650 xxx xxx 10 6.005 370 465 365 550 xxx 1.835 510 20 20 145 3.230 250 145 3.230 1.820 495 3.230 670 85	775 25 15 10 5 470 25 5 XXX 10 20 125 5 5 80 10 30 25 10 280 130 600 10 45 20	795 35 XXX XXX 400 20 15 15 XXX 155 35 XXX XXX XXX XXX 50 20 0 0 0 0 0 15 15 15 15 35 36 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	24,730 2,385 855 860 285 90 17,075 2,165 1,175 XXX 1,195 410 5,215 5,215 5,215 680 605 440 2,035 480 345 5,275 3,040 2,035 480 345 5,275 3,040 2,035 4,005 4	11, 105 735 XXX XXX 100 5, 655 395 490 370 585 575 XXX XXX XXX 1, 255 270 160 3, 710 2, 990 590 590 90	23,830 2,280 820 270 6,530 2,110 1,155 XXX 1,185 6,65 5,05 5,05 430 1,975 470 350 305 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 2,935 5,020 5,02	5 5 1 1 1 3 3 1 1
engineering and mathematics 211 2117 Assigned (3) 213 2131 2139 Assigned (3) 214/215 2143 2144 2145 2147 Assigned (3) 216 2161 2163 2165 Assigned (3) 218 2183 Assigned (3) Major group 23 -	10,045 935 360 35 1,085 250 385 15 3,400 985 7745 365 475 100 3,345 730 810 1,260 1,280 1,105 40	1,735 235 XXX 235 385 XXX 20 260 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 285 XXX XXX XXX XXX XXX	9,705 885 330 25 1,060 255 3655 20 3,300 955 715 365 455 95 3,220 725 785 1,210 1,085 3,500	1,595 215 XXX 360 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	9.140 815 310 15.010 250 3400 10 3.175 930 685 430 85 2.960 650 7.150 1.150 1.355 1.035 3.535 1.150	1,345 175 290 2xx 10 215 215 2xx 2xx 2xx 2xx 2xx 210 2xx 2xx 2xx 2xx 2xx 2xx 2xx 2xx 2xx 2x	120 20 25 5 26 80 50 65 10	250 40 xxx 75 xxx 5 25 xxx xxx xxx xxx xxx 50 xxx xxx xxx 50 xxx xxx	9.895 910 345 35 1,070 255 350 20 3.380 985 735 475 90 3.290 725 790 1,240 1,075 4,075	1.695 235 XXX 235 385 XXX 20 2500 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	9.455 880 330 255 965 235 290 15 3.230 950 725 3455 65 3.200 730 765 1,195 1,040	1
najor group 23 - Occupations in social sciences and related fields 231 Assigned (3) 233 233	3,015 400 10 1,370 555	4,295 485 5 2,650 800	2,820 385 10 1,230 550	3,820 450 5 2,280 770	2,640 360 101 1,115 545	3,235 400 5 1,830 680	25 - 115	590 50 - 455 95	2,960 400 15 1,335 545	4, 165 475 5 2,550 790	2,655 360 15 1,150 500	3

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				Worked in		Ayant trav			7101				
1-26 wee	eks - 1	-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
Tota	a I	Mos full Surtout ten	time à plein	Tota	a l	Mos full Surtout tem	time à plein	Tota	a l	Mos full Surtout ten	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
												Nouvelle-Écosse †	
1.545 130 20 880 45 25 XXX 30 65 285 30 65 285 30 65 225 285 30 65 225 20 40 65 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1,600 105 1,600 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	1. 265 100 15 50 20 100 730 30 25 XXX 30 30 25 50 35 40 60 60 40 20 10 40 20 10 40 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	28,725  1,155 55 XXX XXX XXX 575 10 30 20 45 5XX 195 70 0 XXX XXX XXX 50 15 15 525 5275 100 XXX 105 20	2,420 140 45 65 10 10 1,790 160 280 xxx 85 35 500 160 70 95 80 45 175 25 50 49 49 250 49 40 250 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	34,390  1,645 55 XXX XXX XXX 1,045 35 135 55 55 5XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	2,225 105 45 45 10 1.680 140 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20,220  1,360 45 XXX XXX XXX 285 30 120 30 55 5XXX 285 130 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 110 10 10 20 25 480 290 50 XXX 120 10	139,490  20,770 2,115 790 740 250 60 14,405 1,965 1,965 4,430 315 4,430 520 405 375 1,755 420 275 385 265 4,245 2,565 4,245 2,565 730 75	88,595  7,860 575 XXX XXX 100 4,795 330 305 485 XXX 1,505 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 405 210 110 2,490 XXX 440 50	20,340 2,080 780 730 245 500 14,115 1,930 850 0 XXX 1,070 310 4,335 765 510 370 370 1,710 420 245 380 245 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860	7. 255 5500 XXX XXX XXX 100 4. 395 295 4500 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	Toutes les professions Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 1113 1116 1119 Assigné(3) 113/114 1130 1133 1134 1135 1136 1137 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1156 1157 1158 Assigné(3) 117 1171 1174 1175 1179 Assigné(3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles,	1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1.685 185 85 15 320 25 165 100 405 65 100 70 45 65 590 160 175 20 190 155	540 105 205 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	1,500 170 75 15 265 20 1355 5 340 90 60 45 45 155 160 200 170 125	430 80 XXX 150 XXX XXX 15 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,200 85 35 -140 30 75 65 65 60 20 45 10 120 135 130 155 155	275 455 XXX 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,090 85 30,0 105 25,50 65 65,65 15,35 120 120 125,125 180 135	205 35 XXX 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,015 635 230 15 610 200 110 10 2,660 815 605 305 360 55 2,240 450 520 935 40 885 765 20	880 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	6,870 625 225 190 190 580 190 5 2,605 295 355 45 2,210 450 520 915 35 845 750 20	835 70 xxxx 125 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	du génie et des mathématiques 211 2117 Assigné (3) 213 2131 2139 Assigné (3) 214/215 2143 2144 2145 2147 Assigné (3) 215 2161 2163 2165 Assigné (3) 218 Assigné (3) 218 71 availleurs spécialisés des sciences sociales et domaines connexes	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
585 30 - 435 55	1,425 140 - 1,085 160	30 - 335	70 - 765	75 - 160	525 170	120 80	340 135	290 10 735 405	255 5 940 465	270 10 700 390	230 5 760	231 Assigné (3) 233	(1) (2) (3)

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

			lorked sinc			.,				Worked is	1985 -	
			Fais	In th	e labour f de la pop		ctive (2)	-	Ауа		llé en 198	5
Occupation	Tota	1	Tota		Emp lo Per son occupi	yed	Unemp I Personn chôm	es en	Tots		Most full Surtout	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Nova Scotia † (continued)												
2333 Assigned (3) 234 2343 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239 Assigned (3) Major group 25 -	725 20 900 730 5 195 XXX 10 145	1,605 80 405 XXX 20 540 410 25 205 10	500 15 900 730 5 185 XXX 10 125	1,315 60 400 XXX 20 490 380 15 195	505 15 885 725 5 160 XXX 10 115	1,025 45 380 XXX 20 445 345 15 180	95 - 15 - 20 XXX	295 10 25 XXX - 50 40 - 20	695 20 905 730 5 185 XXX 5	1,535 75 410 XXX 20 535 410 15 200 5	555 15 850 695 5 170 XXX 5 130	1,0 3 x 3 2
Occupations in religion 251 2511 Assigned (3) Major group 27 -	1,000 1,005 850 60	350 350 XXX 40	925 925 795 40	335 335 XXX 35	895 895 765 40	325 325 XXX 35	25 25 25 -	15 15 XXX	975 975 835 55	340 340 XXX 35	900 905 775 45	2 2 X
Teaching and related occupations 271 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2795 2797 Assigned (3) Major group 31 -	7, 405 1,750 1,180 480 100 4,140 1,170 2,750 XXXX 90 1,500 700 XXX XXXX 295 35	12,725 490 490 395 3,5 9,450 2,680 945 220 2,355 455 540 825 XXX 55	7,165 1,640 1,125 440 75 4,080 1,150 2,730 XXX 90 1,445 675 XXX 295 35	11,510 800 445 325 30 8,600 5,130 2,515 765 200 2,110 390 460 585 XXX 55	6,910 1,560 1,090 410 65 3,970 1,130 2,685 XXX 90 1,375 645 XXX 280 35	10,815 700 395 285 8,170 4,920 2,420 645 190 1,940 370 435 540 XXX	255 80 35, 30 10 110 25 45, XXX, - 70 25, XXX, XXX, 20	700 95 45 40 5 435 210 100 115 5 170 20 30 50 XXX	7,320 1,735 1,170 465 100 4,105 1,160 2,745 XXX 85 1,485 690 XXX XXX 290 30	12, 470 915 485 390 35, 9, 285 5, 505 2, 655 210 2, 270 435 525 615 XXX 50	6,850 1,555 1,095 370 90 3,880 1,075 2,640 XXX 75 1,420 675 575 XXX XXX 270 30	9,3 7,2 4,3 2,3
Occupations in medicine and health 311 3111 3111 3113 Assigned (3) 313 3130 3131 3134 3135 3139 Assigned (3) 315/316 3151 3155 3156 3158 3159 Assigned (3)	3,830 1,885 1,370 315 35 915 XXX XXX XXX XXX XXX 25 1,025 315 XXX 255 XXX 255 XXX	19, 925, 450, 315, XXX, -15, 865, 945, 8, 175, 2, 170, 3, 020, 520, 3, 610, 435, 285, 1, 260, 775, 400, 70	3,695 1,840 1,345 300 35 860 XXX XXX XXX XXX 25 930 XXX 255 XXX 30	18, 415 445 320 XXX 14, 545 920 7, 660 1, 990 2, 600 495 445 3, 420 430 285 1, 200 720 350 60	3,610 1,810 1,325 290 35 820 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 980 300 XXX 255 XXX 30	17, 390 435 315 XXX - 13, 680 895 7, 325 1,810 2,390 435 3,280 415 275 1,140 690 330 60	85 30 15 5 10 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,025 10 5 XXX - 860 20 335 180 210 60 50 145 15 5 60 30 25	3,765 1,870 1,360 1,360 3,15 35 895 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	19,360 430 300 XXX - 15,350 8,020 2,100 2,835 545 465 3,575 435 280 0,1,245 765 395	3.360 1,740 1,275 280 300 735 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 255 880 255 XXX 255 XXX 255 XXX	12,63 22 X 9,4 5 4,9 1,2 1,7 3 3 2,8 2 1,0 6
Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 3313 Assigned(3) 333 3332 Assigned(3) 335	3,210 770 XXX 30 975 365 10 525	2,250 770 350 15 325 XXX 10 465	2,945 740 XXX 20 910 330 10 495	1,930 685 325 20 280 XXX 5	2,630 710 XXX 20 810 290 5	1,685 625 280 15 235 XXX 5	315 35 XXX - 105 40 5	245 60 40 40 XXX - 50	3, 135 765, XXX 25, 935, 345, 10, 525	2,130 700 320 10 320 XXX 10 455	2,415 650 XXX 25 675 225 5	1,

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

					85	aillé en 19	Ayant trav	1985 -	Worked in				
		ines	49-52 sema	weeks -	49-52	ines	27-48 sem	weeks -	27-48	ines	-26 sema	eeks - 1	1-26 w
	Profession	time à plein	Most full Surtout i	1	Tota	time à plein	Mos full Surtout tem	al	Tot	time à plein	Most full - Surtout tem		Tot
		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	Nouvelle-Écosse † (suite)												
	Assigné (3) 234 2343 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 239	325 5 260 XXX 15 220 185 5 120	270 10 725 635 5 130 XXX 5 85	415 15 265 XXX 15 295 235 10 125	295 15 750 655 5 135 XXX 5	180 10 85 XXX 5 95 80 5	30 - 95 50 - 15 XXX	325 10 95 XXX 5 135 115 10	100 50 - 15 XXX	570 15 40 XXX - 55 20 - 25	255 5 35 15 - 20 XXX - 25	790 50 50 XXX - 110 60 45	335 10 50 20 - 35 XXX - 25
	251 2511	150 145 XXX 15	725 725 645 15	200 200 XXX 25	775 775 685 20	45 45 XXX 5	110 105 85 20	60 60 XXX 10	120 120 90 15	55 55 XXX 5	70 75 45 15	80 75 XXX 5	85 85 55 15
	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2719 Assigné (3) 273 2733 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2795 2797	6,410 335 240 90 10 5.135 3,320 1,650 60 100 945 225 90 350 XXX 20	5,245 1,135 880 205 45 3,125 900 2,135 XXX 70 995 480 XXX XXX 220 15	6,800 255 120 5,385 3,455 1,710 115 110 1,035 235 110 365 XXX 25	5.355 1.170 895 230 45 3.155 905 2.160 XXX 75 1.020 480 XXX XXX 235 15	1,650 160 75 70 10 1,155 595 350 190 20 340 105 55 60 XXX	1,090 230 165 50 15 545 135 385 XXX - - 315 XXX XXX 35 15	2,645 275 155 105 10 1,725 900 445 330 45 645 130 230 100 XXX 25	1,230 290 195 75 20 620 165 430 XXX - 320 160 XXX XXX 35 20	1,300 140 25 105 15 940 485 255 160 45 220 35 35 35 35 XXX	510 190 50 115 30 210 40 110 XXX 40 105 40 XXX XXX XXX	3,025 265 80 165 155 2,180 1,150 470 65 590 75 180 145 XXX	735 270 75 160 40 330 85 150 XXX 5 135 45 XXX XXX 20
	311 3113 Assigné (3) 313 313 3130 3131 3134 3135 3139 Assigné (3) 315/316 3155 3156 3156 3158 3169 Assigné (3) Grand groupe 33 Professionnels des domeines artistique et littéraire et personnel assimilé 331	9.010 1855 135 XXX 470 2.655 855 1.125 220 1.125 2.070 240 185 830 405 150 30	2,500 1,225 880 190 25 535 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	11,750 225 155 XXX 9,155 6655 4,905 1,200 2,365 305 235,889 430 200 45	2.645 1.280 915 205 575 XXX XXX XXX XXX XXX 200 795 225 3XX 220 XXX 15	2.120 110 100 XXX - 1,575 785 280 290 75 430 25 10 170 120 50 5	620 425 365 50 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 25 XXX XXX	3.895 155 130 XXX 3.075 1.85 1.545 405 615 140 90 670 65 10 255 195 195 195 195 195 195 195 195 195 1	770 480 390 70 5 160 XXX XXX XXX XXX 10 125 50 XXX 25 XXX XXX 25 XXX XXX	1,490 40 10 XXX 1,075 25 460 115 295 75 60 380 45 25 85 90 90 90 75 15	230 95 35 40 5 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 10 XXX XXX	3.710 50 20 XXX 3.125 1.575 490 855 100 110 100 150 115 115	355 105 50 40 5 170 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4,	3313 Assigné (3) 333 3332 Assigné (3)	110  75 XXX  210	XXX 25 370 75	170 105 XXX 250	XXX 20 430 90	25 - 40 XXX	175 175 95	155 55 - 100 XXX	155 XXX - 240 130	105 40 5 50 XXX	45 XXX - 130 55	220 95 5 110 XXX	90 XXX 5 270 125

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

					In th	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in	1985 - llé en 198	5
				Fais	ant partie	de la popi	ulation a	ctive (2)			Tot	al	
	Occupation	Tota		Tota	ıl	Employ Person occupe	nes	Unemp I Personr chôm	es en	Tota	ıl	Most full  Surtout (	time à plein
10.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	96	F
	Nova Scotia † (continued)												
1 2 3 4 5 6	3351 Assigned (3) 336/337 3370 3375 Assigned (3) Major group 41 -	475 20 935 400 250 30	380 5 595 525 XXX 20	440 20 800 350 210 15	345 5 550 415 XXX 20	435 20 640 280 160 15	320 5 465 350 XXX 15	10 - 155 65 50	20 90 70 XXX	470 20 910 385 250 30	370 - 660 510 XXX 15	400 15 650 265 145 30	250 300 210 XX
7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24 25 6 27 28 29 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Clerical and related occupations 411 4111 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigned (3) 414 4143 Assigned (3) 415 4150 4153 4155 4157 Assigned (3) 416 4161 Assigned (3) 417 4171 4172 4173 4175 4179 Assigned (3) 419 4190 4190 4192 4193 4194 4197 Assigned (3)	14, 435 155 XXX XXX 1, 155 XXX 1, 155 XXX 1, 167 3, 175 XXX 1, 845 790 XXX 105 670 520 5, 650 1, 710 2, 705 1, 705	58,270 14,580 11,290 2,740 465 23,185 775 10,240 10,460 2,755 2,420 455 20,015 XXX 60 1,360 680 6,045 2,915 XXX 900 1,085 465 195 8,170 5,00 3,930 1,935 1,935	13,570 140 XXX XXX 1,765 7,765 7,765 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	53, 250 13, 620 10, 615 2, 545 3,75 21, 125 21, 125 9, 520 9, 330 7, 55 1, 720 1, 005 1, 365 1, 205 2, 555 1, 720 1, 005 2, 555 1, 720 1, 005 2, 555 1, 720 1, 005 2, 555 1, 720 1, 005 2, 555 1, 720 1, 005 3, 365 1, 205 2, 555 480 1, 000 3, 505 480 3, 785 480 3, 785 1, 785 1, 785 1, 785 1, 785 1, 785 1, 785 1, 785 1, 785 1, 785	12, 450 145 XXX XXX 1, 555 605 XXX 80 610 475 20 4, 815 370 1, 540 2, 210 255 150 145 15 1, 845 XXX XXX XXX 450 2, 210 2, 250 XXX XXX 450 2, 250 XXX 250 XXX 250 XXX 250 XXX	47,705 12,385 9,700 2,290 325 18,807 8,785 7,965 2,340 2,060 1,480 XXX 210 8,500 1,050 1,0	1, 120	5,545 1,235 915 250 2,285 45 735 1,365 30 85 280 240 5 235 XXX 40 150 350 XXX 5 165 165 155 155 155 155 155 155 155	13, 915 145 XXX XXX 1, 805 705 520 20 5, 445 395 1, 670 2, 555 290 190 190 20 2, 090 XXX XXX XXX XXX 555 2, 345 320 XXX 260 XXX 260 XXX 710 725 70	55,540 13,980 10,865 2,615 415 21,915 765 9,975 9,585 2,850 2,325 1,915 1,915 1,220 1,200	11, 225 1, 300 1, 200 1, 575 1, 575 20 4, 230 1, 445 1, 760 2, 370 1, 445 1, 760 2, 370 1, 445 1, 760 2, 370 1, 45 1, 695 1, 695 1, 236 1, 236	37, 91' 11, 52' 9, 11' 2, 03' 12, 67' 7, 06' 3, 75' 55' 55' 3, 1, 18 65:
45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 55 57 58 59 60 61 62	Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 Assigned (3) 519 5193 Assigned (3)	20, 485 16, 520 2, 555 1, 495 9, 130 300 345 1, 925 XXX 470 3, 040 1, 180 895 125 930 620 20	18, 425 16, 430 1, 210 1, 210 1, 210 1, 210 1, 210 1, 210 1, 210 1, 630 1, 630 1, 630 1, 630 1, 630 1, 630 1, 630 1, 630 1, 760 1, 760	19,375 15,580 2,445 1,480 6,675 265 315 1,685 XXX XXX 400 1,140 870 1,140 885 615	15.975 14.205 1.095 1.095 3.65 XXX 2.15 2.65 440 1.525 XXX 415 695 45 250 XXX	18. 175 14, 505 2, 330 1, 435 8, 160 225 300 1, 435 XXX 345 2, 820 335 1, 105 840 115 55 580	13,960 12,275 1,005 ,xxx 9,930 ,330 ,xxx 175 205 1,480 ,xxx ,xxx 175 205 205 205 205 205 205 205 205 205 20	1,200 1,080 115,45 515,5 40 15,255 XXX 80 85,9 51,30 25,5 5,5 5,5 5,5	2,015 1,925 90 XXX 1,605 30 XXX 40 055 90 45 XXX 10 30 	19,810 15,950 2,530 1,480 8,870 285 315 1,795 XXX 3960 3,960 3,960 1,165 870 100 905 610	17.215 15.355 1.155 2.XXX 12.500 375 240 340 440 410 705 315 315 XXX	15.780 12,245 2,390 1,440 6,785 1855 50 850 XXX 285 2,690 785 1.070 785 850 850 575 20	8, 444 6, 99 95 XX 5, 244 100 17 24 1, 30 1, 30

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked s	ince Jan				lé depuis aillé en 19		/ier 1985				
1-26 w	eeks - 1	-26 sema	ines			27-48 sem			weeks -	49-52 sema	ines		
To	tal	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota	a l	Mos full Surtout ten	time à plein	Tota		Most full - Surtout i tem	ly time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
80	3, 475 85 255 610 5385 25 605 XXXX 20 475 430 50 1, 665 890 XXX 275 430 1, 645 240 145 240 145 50	- 3055 115 110 115 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	7, 290 1, 825 1, 340 85 2, 465 65 1, 145 1, 005 70 0 130 430 380 0 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300 10 400 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	55 10 235 85 70 10 1.915 10 XXX XXX 175 180 00 XXX 20 95 75 - 875 40 305 370 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	35 - 1,115 1 25 XXX 100   9,730 2,620   2,040 480   90 4,020 2,125 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	XXX 45 30 XXX XXX 15	15.	340 10 250 120 25 5 5 8.910 115 XXX XXX 1.315 335 XXX 395 20 3.325 20 3.325 20 1.110 1.460 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	225 175 135 XXX 8,720 6,940 1,520 200 12,015 6,465 3,980 570 2,00 1,565 1,370 2,00 1,565 1,370 510 XXX 40 685 605 1,450 605 1,450 605 1,450 605 1,450 605 1,450 605 1,450 605 1,450 605 1,450 605 1,450 605 1,450 605 605 605 605 605 605 605 605 605 6	310 100 210 100 15 5 7,930 110 XXX XXX 1,740 XXX 1,200 XXX 55 370 280 20 2,920 2,920 1,010 1,200	2000	Assigné (3) 336/337 3370 3375 Assigné (3) Grand groupe 41 - Employés de bureau et travailleurs assimilés 411 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigné (3) 414 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4150 4155 4157 Assigné (3) 415 4150 4151 Assigné (3) 417 4170 Assigné (3) 417 4171 4172 4173 4175 4179 Assigné (3) 419	1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 4 25 26 7 28 9 30 31 22 23 33 34 35 6 37 7 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
355 XXX 200 XXXX 140 256 25 3,625 3,290 220 115 1,755 75 68 85 XXX 155 238 248 86 86 86 86 86 86 86 86 86 8	400 800 800 800 800 800 800 800 800 800	30 XXXX XXXX 1200 1800 1150 1150 1150 1150 1150 1150 11	40 255 65 135 525 345 45 2,160 1,940 1,940 1,940 40,20 40 40,20 40 40,20 40,20 40,20 40,20 40,20 40,20 40,20 40,20 40,20	40 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	25 65 95 70 54545 275 20 3,295 2,950 2,950 105 20 20 20 20 55 55 55 55 50 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56	40 XXXX 75 65 5 2,115 1,615 230 50 50 50 150 XXXX 55 150 150 150 150 150 150 150	30 365 150 15 1,365 1,120 170 XXX 815 30 XXX 10 35 35 230 XXX 50 120 5	235 XXX 225 XXX 465 370 45 10,300 2,040 1,170 5,725 220 655 56 55 XXX 160 2,240 90 90 90 955 490 15	7, 995 6, 935 7, 995 6, 935 7, 995 6, 935 7, 995 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	11,720 8,915 1,990 1,150 4,965 100 40 360 XXX 115 2,125 300 870 605 500 680	3,935 570 XXX 2,875 25 XXX 45 90 110 900 XXX 295 350 15 85 XX	4192 4193 4194 4197 4199 Assigné(3) Grand groupe 51 - Travaillaurs spécialisés dans la vente 513/514 5130 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné(3) 517 5170 5171 5172 Assigné(3) 519	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 78 89 60 61 61 62

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

				In th	e labour f	orce (2)			Дуа	Worked in int travai	1985 - Ilé an 1989	5
			Faisa	ant partie	de la popu	ulation ad	ctive (2)			Tota	al	
Occupation	Tota		Tota	11	Employ Person occupe	nnes	Unempi Personn chôma	nes en	Tota	a [	Most full Surtout a tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F
Nova Scotia † (continued)												
Major group 61 - Service occupations 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6123 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 Assigned (3) 614 6142 6143 6144 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 619 6190 6191 6198 Assigned (3) Major group 71 - Farming,	33,920 18,790 855 1,505 3,265 2,750 9,190 475 705 6,440 1,005 2,620 250 500 330 XXX 10 995 XXX 315 XXX 50 450 450 455 4,370 1,390 320	37,695 2,270 XXX 720 XXX 1,015 XX7 105 15,985 1,320 4,440 470 7,670 1,470 7,670 1,275 125 9,950 2,035 2,515 9,950 2,035 2,515 1,275	31,835 18,085 1,475 3,005 2,690 8,925 665 5,920 2,365 730 1,380 245 210 450 295 XXX 15 890 XXX 310 XXX 310 XXX 310 3,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55	31,820 2,105	29,015 17,285 17,285 2,616 2,616 8,690 410 605 5,990 915 1,995 655 1,135 210 415 280 280 XXX 170 775 XXXX 3000 XXXX XXX 45 370 2255 5,080 405 3,360 980 980	26, 485 1, 870	2,820 805 5 35 350 75 240 40 60 830 75 5245 35 35 35 15 5 15 5 15 15 20 21 25 600 25 600 25 600 25 600 60 600 600 600 600 600 600 600 600	5,335 235 XXX 130 XXX 10 2,640 130 790 75 1,375 170 90 270 270 270 280 125 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	32,770 18,495 1,495 3,160 2,750 9,085 670 6,125 670 1,445 255 235 490 320 XXX 10 920 XXX 20 XXX 10 920 XXX 10 920 XXX 10 920 1,445 255 6,315 450 4,165 1,245 245	34,580 2,190 XXX 570 XXX 1,010 XXX 70 14,715 1,280 4,030 4,455 7,010 1,415 530 2,130 850 1,120 1,120 1,740 2,380 4,050 1,740 2,380 1,00 9,75 6,800 1,00 9,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8	27,290 17,070 820 1,420 2,565 2,700 8,605 590 4,100 885 1,670 885 1,670 4100 265 XXX 10 735 XXXX 290 XXXX 35 335 230 4,635 405 3,265 710	20, 1, 1, 1, 2, 1, 3, .
horticultural and enimal husbandry occupations 711 7111 (4) Assigned (3) 718/719 7183 7185 7195 7197 7199 Assigned (3)	8,765 1,955 1,925 20 6,815 1,030 880 2,560 370 1,445 270	3,020 220 XXX - 2,795 455 900 525 XXX 595 105	7,560 1,900 1,885 15 5,660 950 585 2,215 270 1,170 220	2.185 205 XXX - 1,980 390 465 445 XXX 440 60	6,570 1,880 1,875 10 4,585 845 405 1,850 245 955 160	1,655 200 XXX - 1,455 305 310 325 XXX 335 25	990 15 10 10 970 110 175 365 25 215	525 - XXX - 525 85 155 115 XXX 100 35	8,230 1,850 1,840 15 6,380 985 865 2,365 340 1,340 230	2,830 195 XXX - 2,635 415 860 480 XXX 560 105	5,930 1,555 1,545 5 4,375 760 500 1,635 205 905	1,
Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 7311 7313 7319 Assigned (3)	9,510 9,515 910 8,145 290 165	745 750 XXX 620 XXX 15	8,895 8,895 905 7,575 250 165	635 635 XXX 560 XXX	7,660 7,660 820 6,490 195	540 540 XXX 500 XXX 5	1,235 1,235 85 1,085 55	95 90 XXX 55 XXX	9,315 9,315 915 7,965 285 160	695 695 XXX 575 XXX 15	7,160 7,160 810 6,040 190 115	
Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7510	5,300 5,300 340	525 525 XXX	4,850 4,850 335	415 420 XXX	3,780 3,780 305	240 240 XXX	1,075	180 180 XXX	5,035 5,030 335	465 465 XXX	3,770	

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

2 - 57

				In the	e labour f	orce (2)			Ays	Worked in	n 1985 - llé en 1985	5
			Faisa	ant partie	de la popu	lation a	ctive (2)			Tot	al	
Occupation	Tota	'	Tota	1	Employ Person occupé	nes	Unempi - Personn chôma	es en	Tota	s I	Most full f - Surtout i temp	time splein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Nova Scotia † (continued)												
7513 7517 7518 Assigned (3)	3, 195 390 745 170	XXX XXX 330	2,890 380 680 130	XXX XXX 280	2,145 325 580 85	XXX XXX 160	750 60 105 50	XXX XXX 120	3,065 375 655 150	XXX XXX 280 5	2,200 330 475 115	
Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 7710 7717 7718 7719 Assigned(3)	3,285 3,290 395 1,390 585 375 120	45 45 XXX XXX XXX XXX	3,040 3,040 375 1,270 540 330 120	50 45 XXX XXX XXX XXX	2,550 2,550 360 1,105 440 235 95	45 45 XXX XXX XXX XXX	490 490 15 165 95 90 20	XXX XXX XXX XXX	3.140 3.135 395 1.305 565 355 115	50 45 XXX XXX XXX XXX	2,975 2,975 380 1,245 520 345	;
Major group 81/82 - Processing occupations 811     Assigned (3) 813/814     8149     Assigned (3) 815     Assigned (3) 816/817     8179     Assigned (3) 821/822 8210 8213 8215 8217 8228 Assigned (3) 8231 Assigned (3) 823 8231 Assigned (3) 825 8259 Assigned (3) 826/827 Assigned (3) 829 Assigned (3)	11.960 95 - 1.050 380 425 15 695 275 30 7.010 530 585 860 2.965 1.115 295 295 30 1.160 315 320 330 495 35 35 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	8,325 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 290 XXX 700 XXX 4,855 25 XXX 705 25 XXX 705 25 XXX 706 XXX 707 708 708 709 709 709 709 709 709 709 709	11, 135 85 975 350 25 405 100 680 270 30 6, 380 500 540 825 2, 625 1, 025 215 285 30 1, 120 30 1, 120 30 315 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	6,760 5 45 XXX 45 -120 XXX 615 XXX 3,790 20 XXX 20 XXX 585 170 20 XXX 585 170 20 XXX	9, 635 85 20 370 15 590 230 25 5, 375 495 475 780 2,050 20 1,095 250 20 305 35 45 45 155 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	4,925 5 30 XXX 40 110 XXX 550 XXX 550 XXX 2,580 400 135 10 XXX 2,580 400 135 10 XXX 2,580 400 135 10 XXX 2,580 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	1,495  155 90 5 30  90 40 5 5 1,005 5 5 1,005 5 140 35 5 140 35 5 15 5 30 5 5 15 5 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 1	1,835 	11, 635 90 95 350 25 415 15 695 270 30 6, 810 530 550 840 2,900 1,060 230 910 280 20 1,135 305 300 1,135 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3	7.840 5.55 5.55 5.00 125 5.850 5.850 5.850 5.850 7.00 200 200 20 20 20 20 20 20 20 20 31 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	9,055 85 305 20 390 15 650 275 25 4,685 445 690 1,630 700 10 20 1,015 240 305 25 470 30 95	3.9
Major group 83 - Machining and related occupations 831 8313 Assigned (3) 8333 8335 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 Assigned (3)	5, 635 1,305 945 40 3,755 255 515 2,420 130 240 20 220 10 115	305 45 XXX - 180 XXX XXX XXX - 45 - 20 - 25 5	5,395 1,245 905 35 3,610 250 495 2,335 115 225 15 210 100	275 30 XXX - 170 XXX XXX XXX - 40 - 15	4,490 1,175 845 35 2,850 240 360 1,825 100 185 195 10 90	240 15 XXX - 150 XXX XXX XXX - 40 - 15	910 80 60 - 760 10 130 510 15 45 15	35 15 XXX 20 XXX XXX XXX	5,485 1,275 920 40 3,645 255 495 2,365 115 230 20 220 10	295 45 XXX - 170 XXX XXX XXX - 40 - 15	5,110 1,245 900 40 3,355 250 465 2,155 110 215 15 195 10	

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

						nt travaill			1905			
1-26 wee	eks - 1	-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	nes	
Tota	a I	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota	1	Most: full t Surtout à temp	plein	Tota	1	Most full t Surtout è temp	ime plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Nouvelle-Écosse † (suite)
1,725 105 480 90	XXX XXX 260 5	1,165 85 325 60	XXX XXX 180	1,035 180 140 30	XXX XXX 15	795 155 115 30	XXX XXX 15	305 95 40 25	XXX XXX 5	245 90 30 25	XXX XXX -	7513 7517 7518 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et
850 850 40 340 185 115 30	20 25 XXX XXX XXX XXX	775 775 35 310 170 115 20	15 20 XXX XXX XXX XXX	855 855 105 330 140 120 20	5 10 XXX XXX XXX XXX XXX	785 785 100 315 115 120 10	XXX XXX XXX XXX	1, 435 1, 435 255 635 235 115 70	15 15 XXX XXX XXX XXX XXX	1, 410 1, 415 250 615 235 115 70	15 15 XXX XXX XXX XXX	trevailleurs assimilés 771 7710 7717 7718 7719 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Trevailleurs des
3,515	4,255	2,080	2,045	2,900	1,790	2,270	950	5,225	1,795	4.705	1,350	industries de transformation 811 Assigné(3)
260 85	35 XXX 5	200 75 -	15 XXX	430 140 20	5 XXX	380 120 15	5 XXX -	305 125 5	15 XXX -	280 115 5	15 XXX -	813/814 8149 Assigné (3)
90 5 95	15 - 45	70 5 70 10	30	115 - 135 75	20	105 115 75	20 - 20 XXX	210 5 465 190	10 - 60 XXX	205 10 465 190	10 - 45 XXX	815 Assigné (3) 816/817 8179
10 2,475 70	3,990 XXX	1,270	1,880 XXX	1,550 65	1,545 XXX	1,055	750 XXX	15 2,785 400	1,315 XXX	15 2,360 385	915 XXX	Assigné (3) 821/822 8210
130 150 1,405	240 XXX 2,835	80 100 655	105 XXX 1,285	90 125 860	145 XXX 1,075	70 90 550	80 XXX 485	330 560 635	290 XXX 650	290 500 425	215 XXX 410	8213 8215 8217
410 125 295	455 135 10	200 80 215	240 55 5	205 45 325	125 25 -	130 35 315	75 5	435 65 290	115 35 10	370 55 280	85 15 10	8228 Assigné (3) 823
70 5 185	25 XXX	65 - 145 65	15 XXX	150 20 245 80	25 XXX	140 15 210 55	20	705 145	40 XXX	660 120	40 XXX	8231 Assigné (3) 825 8258
85 65 5	XXX - 100	60 5 55	XXX 70	100	175	100	222 140	150 25 380	330	145 20 360	XXX - 310	8259 Assigné (3) 826/827
40	5 30	40	5 20	20	-	20	-	25 35	5	30 40 -	5 - -	Assigné (3) 829 Assigné (3)
						4 075	50	2,780	170	2,720	165	Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs des domaines connexes
1,350 140 105	75 25 XXX	1, 115 130 95	50 15 XXX	1,360 255 165 15	50 5 XXX	1,275 250 160 20	5 XXX	880 645	15 XXX	870 645	15 XXX	831 8313 Assigné (3)
1,075	35 XXX XXX	890 20 125	30 XXX XXX	940 65 150	30 XXX XXX	875 60 150	30 XXX XXX	1,630 175 205	105 XXX XXX	1,595 170 195	100 XXX XXX	833 8330 8333
720 35 50	XXX - 15	585 35 45	XXX - 10	605 35 65	XXX - 10	555 35 65	10	1,040 45 110	XXX - 15	1,020 40 105	20	8335 Assigné (3) 835 Assigné (3)
55 55 25	- - 5	5 40 5 15	5	5 80 5 15	5	5 70 5 15	5	10 90 - 75	10	85	10	Assigne (3) 837 Assigné (3) 839

2 - 59

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			Fais		ne labour f		ctive (2)		Aya	Worked in nt travai	lié en 1985	;
Occupation	Tota	31	Tota	1	Employ Person occupe	nes	Unempl Personn chôma	es en	Tota	I	Most full t Surtout è temp	ime plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F .
Nova Scotia † (continued)												
Major group 85 - Product fabricating, assembling and repairing occupations 851/852 Assigned (3) 853 8535 8537 Assigned (3) 854 8541 Assigned (3) 855/856 8563 Assigned (3) 857 8571 8576 8578 8579 Assigned (3) 858 8589 8581 8582 8584 8585 8589 Assigned (3) 859 8592 8595 Assigned (3)	21,085 7,55 25 2,910 1,410 625 305 120 845 455 35 550 XXX 30 2,075 690 265 295 375 70 10,855 1,075 4,930 2,500 325 730 2,500 325 730 1,030	3,370 70 5 420 XXX XXX XXX 20 75 55 55 320 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	20.170 725 25 2.775 1.345 600 285 105 740 400 35 545 XXX 25 2.040 680 270 290 370 70 10.460 1,020 4,750 325 700 265 700 265 1,155 945	2,970 65 5 380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	18.450 605 10 2,630 1,280 580 265 90 625; 340 25 505; XXX 25 1,910 655,255; 260 325,505 9,705 995 4,365 2,505 2,5	2,530 50 5350 45 XXX XXX XXX 10 45 5 XXX - 1,435 850 30 0 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1,725 115 10 150 70 15 15 15 15 120 60 10 40 20 45 15 750 20 380 15 750 20 380 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	440 	20,480 725 20 2,830 1,365 610 295 115 805 450 35 530 xxx 25 2,060 685 270 295 1,060 4,770 295 1,060 4,770 2,460 3,15 720 2,85 2,830 1,175 9,85 2,930 1,175 9,85 6,00 1,175 9,85 1,175 9,85 1,175 9,85 1,175	3,200 70 5 405 XXX XXX ZXX Z0 75 XXX - 1,765 1,045 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	18, 910 690 20 2,650 1,290 600 245 115 685 30 495 XXX 30 2,020 685 270 275 355 60 8,805 1,025 4,310 435 2,345 300 62,570 1,080 840	2.6 3
Major group 87 - Construction trades occupations 871 8710 8711 8713 8715 8718 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 Assigned (3) 8736 8786 8786 8787 8791 8793 8795 8786 8799 Assigned (3)	32,200 4,305 465 2,180 425 290 670 160 5,115 520 2,375 1,150 125 22,780 2,525 7,390 1,980 2,955 420 2,525 3,00 1,625 3,00 1,625 3,00 1,625 3,00 1,625 3,00 1,625 1	505 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 435 435 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	30,210 4,085 450 2,110 405 585 140 4,910 675 510 2,235 1,130 120 21,230 21,230 21,230 21,230 380 1,795 280 380 1,545 280 265 3,285 1,715 630	480 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	24,565 3,300 395 1,840 285 240 365 100 4,400 630 490 1,870 1,085 95 16,860 2,165 5,660 665 370 1,310 205 275 1,305 275 1,305 275 1,455 490	345 25 XXX XXX XXX XXX 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	5, 650 765 55 265 125 225 225 40 510 40 20 370 45 25 4, 375 1, 360 125 490 75 100 20 370 125 4, 375 1, 375	140 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	31, 150 4, 220 460 2, 165 410 275 650 140 5, 045 685 515 2, 325 1, 145 125 21, 880 2, 460 7, 130 815 515 1, 900 280 410 1, 570 280 410 280 270 3, 480 1, 765 680	545 55 55 52 22 22 20 22 20 22 21 20 22 22 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	26, 985 3, 830 1, 965 360 270 590 115 4, 660 670 2, 035 1, 115 105 18, 490 2, 280 6, 145 295 1, 410 245 295 1, 400 240 2, 810 1, 400 2, 810 1, 525 1, 525	4: X:

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

Total					85	aillé en 19	Ayant trav	1985 -	Worked in				
Total   Full time   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Surtout à surtout à salure   Surtout à plein   Surtout à plein   Surtout à salure   Surtout à plein   Surtou		emaines	49-52 sema	weeks -	49-52	aines	27-48 sem	weeks -	27-48	nes	-26 semai	eeks - 1	1-26 w
3,445	Profession	t à plein	fuli - Surtout	a 1	Tota	time à plein	full Surtout	al	Tot	time à plein	full - Surtout	tal	Tot
3.445 905 2.500 540 3.590 550 3.205 440 13.440 1.730 13.105 1.535 specialises dans la fabrication, le montage et la répartation de produits 10 - 10 - 5 5 5 5 - 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
3.44b 995 2.600 B40 3.590 580 3.205 440 13.440 1.730 12.105 1.555 réparation de produits 2 10 145 5 150 20 140 20 415 40 405 40 65 40 Assigné (3) 851/852 175 XXX 140 XXX 210 XXX 185 XXX 185 XXX 980 XXX 980 XXX 853 85 XXX 980 XXX 853 85 XXX 980 XXX 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853	(suite)  Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le												
Travailleurs du	réparation de produits 851/852     Assigné (3) 853     8535     8537     Assigné (3) 854     8541     Assigné (3) 855/856     8558     Assigné (3) 857     8571     8576     8578     8579     Assigné (3) 858     8580     8581     8582     8589     Assigné (3) 859     Assigné (3) 857	5	405 5 2.050 960 495 200 300 300 XXX 10 1,730 1,730 2,855 255 255 40 6,870 910 2,865 375 1,550 2,555 1,405 5,551 1,405 5,551 1,405 5,551 1,550	40 5 260 XXX XXX XXX 20 XXX 920 550 205 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	415 52,115,985 5000 2200 800 355,185,200 305,XXX 100 1,745,590 220,220 220,400 7,045,915 2,975 4,045,915 2,975 4,045,915 2,975 4,045,915 2,975 4,045,915 2,975 4,045,915 2,975 4,045,915 2,975 4,045,915 4,045	20 	140	20 80 XXX XXX 15 20 XXX 305 180 5 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	150 345 210 25 25 260 155 5 120 XXX 10 170 75 5 35 25 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	5 - 60	145 10 280 140 50 20 25 145 85 5 120 25 10 35 15 120 25 30 31 15 120 25 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	10 55 XXX XXX XXX 35 320 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	165 100 375 55 50 300 105 5 100 105 5 100 105 5 100 105 5 100 105 5 100 105 5 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 Assigned (3) 915 9151 9151 9155 9157 9157 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9171 9173 9175 9173 9175 9173 9175 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 - Material handling and related occupations n.e.c. 931 9310 9311 9310 9311 9313	35 35 36 36 37 30 38 30 38 30 30 37 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 3	Tota  M  15.580 435 25 600 45 2.505	ant partie	de la pop  Emplo  Person  occup  M	yed	Unempl Personn chôms	es en	Tota	Tota	Most full t Surtout à temp	ly time
Mova Scotia † (concluded)  Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 Assigned (3) 913 Assigned (3) 915 9151 9153 9155 9157 9157 9157 9159 Assigned (3) 917 12,2 9170 9170 40 9171 9170 9170 45 9173 9173 9175 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 Material handling and related occupations. n.e.c. 931 9310 9311 9313 955	F 1, 105 1, 105 00 35 - 155 30 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	M 15.580 435 25 600 45	F 995	Perso	nnes ées	Personn chôma	es en			full t Surtout à temp	ime pleir
Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 Assigned (3) 915 9151 9153 9155 9157 9157 9159 3 Assigned (3) 1 217 9170 4 9171 9173 12.2 9170 9171 9173 1.3 9175 9179 Assigned (3) 917 9179 Assigned (3) 917 9170 4 9171 9173 1.3 9175 9179 Assigned (3) 919 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 Material handling and related occupations. n.e.c. 931 9310 9311 9311 9313	15 1,105 10 35 15 - 15 10 - 15 15 175 155 XXX 155 XXX	15,580 435, 25 600 45	995		F	М	F	М	F		
(concluded)  Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 Assigned (3) 913 Assigned (3) 915 9151 96 9155 97 9157 9159 3 Assigned (3) 1 917 9170 4 9171 1,5 9173 1,3 9175 9173 1,3 9175 9179 Assigned (3) 4 919 3 Assigned (3) 4 919 3 Assigned (3) 4 919 3 Assigned (3) 7,9 9179 Assigned (3) 4 919 3 Assigned (3) 7,9 9189 3 Assigned (3) 4 9199 3 Assigned (3) 4 9199 3 Assigned (3) 7,0 9310 9311 7,0 9311 9311 9319 6,5	35 35 36 36 37 30 38 30 38 30 30 37 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 3	435 25 600 45		13,620						М	F
Transport equipment operating occupations 911 Assigned (3) 913 Assigned (3) 915 9151 9153 5 9155 9155 7 9157 9159 3 Assigned (3) 917 9170 4 9171 12,2 9170 4 9171 1,5 9173 1,3 9175 7,9 9179 Assigned (3) 4 919 3 Assigned (3) 4 919 3 Assigned (3) 4 919 7,0 Assigned (3) 4 919 3 Assigned (3) 4 919 7,0 Assigned (3) 4 919 9 Assigned (3) 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0 9179 7,0	35 35 36 36 37 30 38 30 38 30 30 37 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 30 38 30 3	435 25 600 45		13,620							
913 Assigned (3) 915 9151 9151 9153 9155 9155 9157 9157 9159 Assigned (3) 917 12,2 9170 4 9171 1,5 9173 9175 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 Material handling and related occupations. n.e.c. 931 9311 9311 9311 9313 65	35 30 	600 45		420	870 30	1,965	130	16,005 455 15	1,000	13,970 435 15	
9151 9153 9153 9155 9157 9157 9159 Assigned(3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned(3) 919 Assigned(3) 919 Assigned(3) 919 33 Major group 93 Material handling and related occupations. n.e.c. 931 9310 9311 9313 6	55 XXX 50 XXX 35 XXX		30 155	570 45 2,060	25 125	25 - 445	5 30	615 35 2,675	25 - 160	550 30 2,480	
Assigned (3) 917 9170 9171 9171 9173 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 Material handling and related occupations. n.e.c. 7,0 931 9310 9311 9313 2,5		605 515 715 245 295	XXX XXX XXX XXX XXX	510 430 555 190 270	XXX XXX XXX XXX	95 90 155 60 25	XXX XXX XXX XXX	650 545 755 260 335	XXX XXX XXX XXX XXX	595 540 685 250 300	
9173 9175 9179 Assigned(3) 919 Assigned(3) 919 Assigned(3) Major group 93 Material handling and related occupations. n.e.c. 931 9310 9311 9313 2,5	30 45	125 11,715 440	45 785 XXX	100 10,425 410	40 690 XXX	1,290 30	95 XXX	120 11,900 445	40 785 XXX	115 10,220 405	
Assigned(3) 4 919 3 9199 3 Assigned(3) Major group 93 - Material handling and related occupations, n.e.c. 7,0 931 4,0311 6,0311 6,0311 6,0311 9313 2,5	10 XXX	1,505 1,230 7,660	280 XXX XXX	1,465 1,140 6,645	255 XXX XXX	40 90 1,015	25 XXX XXX	1,520 1,275 7,795	295 XXX XXX	1,200 1,000 6,890	
Assigned (3) Major group 93 - Material handling and related occupations, n.e.c. 7,0 931 9310 4 9311 9313 2,5	05 10 65 -	335	10 - XXX	455 310 140 115	XXX 10 - XXX	50 60 200 200	XXX - - XXX	5 15 355 360 325	XXX 5 ~ XXX	445 285 285 255	
n.e.c. 7,0 931 7,0 9310 4 9311 6 9313 2,5	10	5	200	5	**			10	-	10	
9313 2,5	15 1,320 75 XXX	6,410 460	1,090 1,090 XXX	5,540 5,545 440	9 15 9 15 XXX	865 865 25	180 175 XXX	6,655 6,655 475	1,255 1,255 XXX	4,920 4,920 425	
9315 9317 1.0		1,045	XXX XXX XXX 820	505 1,935 920 645	XXX XXX XXX 695	120 305 125 65	XXX XXX XXX 120	635 2,380 1,045 720	XXX XXX XXX 980	585 1,665 945 365	
9318 9	10 XXX 85 80	815	XXX 70	680 165	XXX 60	140	XXX 5	860 250	XXX 65	570 195	
Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 3,3	70 925	3, 170	785	3,015	7 15	155	70	3.295	865	3,020	
951 7 9512 3	65 655 05 XXX 20 25	7 15 295	565 XXX 20	670 285 15	505 XXX 25	40 10 5	55 XXX	750 305 10	600 XXX 20	620 280 5	
9531	40 XXX 65 XXX	315 250	30 XXX XXX	1,805 310 250	30 XXX XXX	75	XXX XXX	1,965 335 260	25 XXX XXX	330 255	
Assigned (3)	25 XXX 75 5 50 45	65	XXX 5 45	1,175 60 425 10	XXX 5 40	- [	XXX 5 5	1,300 65 445 10	XXX 5 40	60	
	50 195		155 -	120	140	25 -	15	145 5	195 5	125	
Occupations not elsewhere classified 7.6	40 1,260	6.605	1,050	4.960 4,955	660 665	1,650	385 385	7,240 7,240	1,205 1,210 680	5,785	
9922	10 720 85 XXX 50 XXX 70 XXX	495	565 XXX XXX XXX	2,165 355 230 315	320 XXX XXX XXX	1,150 135 80 95	245 XXX XXX XXX	3,795 565 345 435	XXX	475 265	
9924 9925	55 XXX 65 XXX	650 710	XXX XXX XXX	385 415 465	XXX XXX XXX	265 300	XXX	790 815 840	XXX	555 685	

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked s	ince Jar	nuary 1, 19	985 - Ayı	ent travai	llé depuis	le 1er jar	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	raillé en 19	185					
1-25 w	weeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines	0	
То	tal	Most full Surtout tem	time à plein	Tot	al	full Surtout	tly time à plein nps	Tot	a l	Mos full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		Ио
												Nouvelle-Écosse † (fin)	
3.340 50 	- 5 - 65 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2.345 35 10 10 110 75 185 40 55 20 1.640 5 5 90 160 1.225 90 70 01 155	120 10 	4,425 60 110 15 685 140 155 160 80 100 0 3,500 100 735 360 2,115 90 95 70	375	3,790 55 100 15 125 155 75 75 85 45 2,950 540 2,90 1,870 50 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	240 - - 45 XXX XXX XXX XXX 10 195 XXX 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	8,240 345 15,470 20 1,365 365 350 135 165 5,980 315;620 640 3,940 3,940 3,940 3,940 3,940 3,940	360 15 25 - 500 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 30 XXX XXX	7.835 345 15 440 15 1.350 300 355 300 165 50 5,630 310 570 570 570 570 570 570 570 570 570 57	290 15 - 20 - 55 xxx xxx xxx xxx 20 205 xxx 20 xxx xxx xxx - - - -	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 Assigné(3) 913 Assigné(3) 915 9151 9153 9155 9157 9159 Assigné(3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné(3) 919 Assigné(3) 919 Assigné(3) 917 Grand groupe 93 - Manutentionnaires	1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2,095 2,095 30 190 740 200 330 375 90	XXX XXX XXX 395 XXX	1,225 1,230 15 165 435 160 135 190 55	280 280 XXX XXX XXX 205 XXX 10	1,425 1,425 75 205 510 225 150 140 55	275 275 275 275 275 230 230 230 230 230 25	1,015 1,020 55 200 310 190 70 110	180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	3,135 3,135 370 235 1,130 625 235 340 100	475 470 XXX XXX XXX XXX 360 XXX 15	2.675 2.670 355 220 920 600 165 275 90	360 350 XXX XXX XXX 275 XXX 15	et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigné(3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et	23 24 25 26 27 28 29 30 31
430 175 45 5 185 20 5 150 10 35 - 25	5 - XXX XXX XXX	265 85 25 - 150 20 5 110 10 25 - 5	120 80 XXX - XXX XXX XXX - 5 - 35 5	445 60 30 - 300 25 30 230 10 65	170 120 XXX 5 10 XXX XXX XXX 10 5 -	400 55 30 270 25 25 210 10 50	95 65 XXX 5 XXX XXX XXX - - - - 30	2,425 510 230 5 1,485 285 230 920 45 345 345	425 290 XXX 10 10 XXX XXX XXX 90	2,345 475 230 5 1,445 280 225 900 40 335 10	315 210 XXX 5 10 XXX XXX XXX - 30 - 65	qualifies et conducteurs de machines 951 9512 Assigné (3) 953 9530 9530 9531 9539 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
3,540 3,540 2,335 290 125 220 610 540 550 1,070	XXX	2.525 2.525 1.645 225 80 120 415 445 360 775 85	590 590 350 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 230	1,090 1,090 580 110 65 85 70 115 140 425 30	165 160 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 55 5	840° 835 435° 90 35 60 45 90 105 340	105 100 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 45	2,610 2,605 885 170 155 130 105 160 155 1,465	265 265 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 130 5	2,430 2,425 770 155 145 90 100 150 130 1,415	200 205 85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 100 5	Travalleurs non classés ailleurs 991 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigné (3)	45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

				iorked sind	e January	1, 1900	- Ayant t	ravaille	depurs	le 1er jan	Worked in	1005	
				Fais	In the	he labour		ctive (2)		Дуя	ant travai	lié en 198	5
	Occupation	Tota	al	Tota		Emplo - Perso occup	oyed nnes	Unemp - Personi chôm	ioyed nes en	Tot	Tot	Most full Surtout	time à plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
New	Brunswick †												
P	l occupations Major group 11 - Managerial,	199,535	149,210	185,275	132,065	159,180	113,455	26,095	18,510	193,200	140,755	164,285	92,77
	administrative and related occupations 111 1113 1116 1119 Assigned (3) 113/114	19,530 2,170 705 985 260 50 13,105	9.010 910 345 XXX XXX 30 5,425	18,820 2,075 685 940 230 50 12,640	8,480 880 330 XXX XXX 30 5,045	18,190 2,035 680 910 225 50 12,255	7,760 835 315 XXX XXX 30 4,590	625 45 15 30 - - 380	715 40 15 XXX XXX - 450	19,300 2,160 700 980 260 50 12,960	8.805 890 350 XXX XXX 20 5,305	18,600 2,095 695 960 240 40 12,530	7,86 81 33 XX XX 2 4,70
	1130 1133 1134 1135 1136 1137	1,570 735 XXX 1,005 400 4,035	300 255 300 430 XXX	1,515 710 XXX 980 370 3,930	280 240 280 410 XXX 1,580	1,485 710 XXX 965 355 3,830	275 235 275 400 XXX	30 - XXX 20 20 95	5 - 5 10 XXX 170	1,555 735 XXX 990 390 4,000	300 245 295 430 XXX 1,640	1.500 725 XXX 970 390 3.890	27 22 27 41 XX 1,46
	1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151~1158)	835 855 545 635 300 1,320	545 XXX XXX XXX XXX 985	805 820 540 580 270	505 XXX XXX XXX XXX 940	755 810 525 540 255 1,215	415 XXX XXX XXX XXX XXX 870	50 10 10 35 15	85 XXX XXX XXX XXX 75	815 860 540 610 295	535 XXX XXX XXX XXX 965	785 815 530 540 295	48 XX XX XX XX 81
	1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1174 1175 1176 1179	265 285 235 4,255 2,315 530 340 255 590 135	445 265 125 2.665 1.450 445 XXX XXX 495 110	260 265 220 4,100 2,235 505 325 240 575 125	430 245 115 2,555 1,390 435 XXX XXX 465	245 250 215 3,905 2,175 495 290 220 525 105	385 230 90 2,335 1.265 405 XXX XXX 420	15 20 10 200 60 10 40 20 50	40- 10- 20- 220- 120- 35- XXX XXX 40-	265 285 205 4,180 2,305 510 330 245 570	440 255 120 2,605 1,425 440 XXX XXX 480	255 270 195 3,970 2,230 485 295 225 540	36 22 9 2,34 1,30 40 XX XX 42
ħ	Assigned (3) Major group 21 - Occupations in natural sciences, engineering and mathematics 211	7,090 530	1,305 125	6,860 495	1,225 1,25	6,430 470	90 1,105 115	425	10 120 10	7,010 525	1,250 1,250	6,645 495	1,10
	2117 Assigned (3) 213 2131 Assigned (3)	320 10 905 295 15	20 270 XXX	290 10 870 290 15	20 255 XXX	270 10 805 290	XXX 15 220 XXX	20 - 65 5 10	XXX - 30 XXX -	320 10 900 295 20	XXX 10 260 XXX	290 10 850 290 20	22 XX
	214/215 2143 2144 2147 Assigned (3)	2,500 795 435 430 65	175 XXX XXX XXX 5	2,425 765 425 420 55	155 XXX XXX XXX	2,325 745 405 410 50	145 XXX XXX XXX	95 15 15 15	10 XXX XXX XXX -	2,485 790 425 430 60	170 XXX XXX XXX XXX	2.425 780 420 425 60	15 XX XX XX
	216 2161 2163 2165 Assigned (3)	2,250 565 550 860 60	265 XXX XXX XXX 20	2,180 555 530 840 45	255 XXX XXX XXX 20	1,965 455 520 785 35	205 XXX XXX XXX 15	220 90 15 55 15	45 XXX XXX XXX 5	2,225 555 545 850 60	245 XXX XXX XXX 20	2,060 505 515 795 55	20 XX XX XX 1
	218 2183 Assigned (3)	895 810 25	465 380 5	885 795 20	445 365 10	865 780 20	420 345 10	15 15 5	20 15 -	880 790 25	465 380 5	815 725 25	42 35
	Major group 23 - Docupations in social sciences and related fields 231 Assigned(3) 233	2,435 320 15	3,975 280 10	2,260 315 15	3,465 265 10	2,070 305 15	3,050 245 10	190	420 20 -	2,365 310 15	3,715 255 10	2,150 290 15	2,79 22 1
	233 2331 2333 Assigned (3)	1,015 405 505 40	2,770 755 1,795 120	880 395 405 35	2,370 715 1,455 100	740 385 285 30	1,170 100	150 5 120	325 1 25 280 5	965 400 480 30	2,575 720 1,655 105	850 365 425 25	1,82 61 1,07

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Jan	nuary 1, 19	985 - Aya	nt travail	lé depuis	le ter jan	vier 1985				
1-26 was	eks - 1	-26	inas				Billé en 19						
Tota		Mos full Surtout	tly time à plein	27-48 Tot	weeks -	Most full Surtout	ly time à plein	49-52 Tota		Most full Surtout	ly time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	м	F	М	F		No
												Nouveau-Brunswick †	
1.560 180 25 110 35 880 90 10 XXX 20 50 50 125 40 70 25 20 500 155 55 110 40	1,505 115 40 XXX XXX - 880 35 30 20 20 XXX 185 145 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1.315 155 25 100 25 755 70 10 80 80 35	27.845  1.145 85 40 XXX XXX 5 675 30 20 15 15 XXX 150 125 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	34, 485  1,995 40 40 40 15 15 1,445 115 235 235 40 35 40 35 40 35 35 35 40 395 25 35 35 45 30	26,855  1,285 80 45 XXX XXX 5 885 60 60 45 55 XXX 270 135 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	28.435 1.795 135 40 80 5 5 1.315 85 225 XXX 60 40 375 90 60 10 20 35 110 10 10 25 45 5 5	16.270  1,090 85 45 XXX XXX 755 50 70 40 60 XXX 220 125 XXX XXX XXX 110 35 45 40 260 145 50 XXX XXX XXX XXX XXX	98,660 15,740 1,820 630 7955 210 30 10,640 1,350 435 435 340 3,315 630 745 380 225 1,135 220 220 220 240 3,280 1,950 1	6.015 6.015 690 265 XXX 100 3.540 205 130 350 XXX 190 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	92.985 15.490 1,810 625 785 210 25 10.460 1.335 XXX 895 340 3.270 705 385 385 235 1.130 220 215 3.220 1.920 3.75 215 60 415 60	48.660 5,630 650 255 XXX XXX 103.280 195 130 215 345 XXX XXX 1.095 265 160 1.700 1.700 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 1113 1116 1119 Assigné(3) 113/114 1130 1133 1134 1135 1136 1137 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1157 1158 Assigné(3) 117 1171 1174 1175 1176 1179 Assigné(3) Grand groupe 21 - Travail leurs des sciences naturelles,	2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 2 13 14 15 16 17 18 19 19 2 1 2 2 2 3 2 4 5 2 6 6 2 7 2 8 2 9 3 3 0
1,485 100 70 5 240 40 10 310 95 60 215 95 165 35 240 210 20	430 35 xxx 5 120 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	1, 275, 80, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5	355 300 XXXX 500 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	800 900 500 1155 155 240 400 40 - 250 80 90 90 95 100 95 100	250 15 XXX 80 XXX 300 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 75 65 10	705 900 45 45 110 10 210 85 55 220 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	210 15 xxx -70 xxx -25 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 50 0 xxx xxx x	4,725,330,185,545,240,330,301,375,250,250,540,490,55	560 560 560 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5	4,660 330 195 10 535 225 1,935 1,935 306 340 30 1,335 250 390 565 20 530 480 5	535 555 xxx 55 xxx 25 xxx xxx xxx xxx 260 215 1.235 1.255 775 355	du génie et des mathématiques 211 2117 Assigné (3) 213 2131 Assigné (3) 214/215 2143 2147 Assigné (3) 216 2161 2163 2165 Assigné (3) 218 Assigné (3) 218 Assigné (3) Grand groupe 23 Travailleurs spécialisés des sciences sociales et domaines connexes 231 Assigné (3) 233 2331 2333	3:1 32 33 34 35 36 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

			,	lorked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaille	depuis	le ler jan		4005	
				Fair	In th	de la pon		ctive (2)		Дуг		llé en 198	5
	Occupation	Tota	-	Tota		Emplo Persor occup	yed	Unemp Persons chôm	loyed nes en	Tot	Tot	Most full Surtout	time à plein
0.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	New Brunswick † (continued)												
1 2 3 4 5 6 7 8	234 2343 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239 Assigned (3) Major group 25 -	810 665 35 95 XXX 5 195	240 XXX 10 415 275 20 275 5	785 650 35 85 XXX 5 195	220 XXX 5 340 240 15 265 5	765 655 30 80 XXX 5	220 XXX 55 305 230 10 240	20 - 5 5 XXX - 10	5 XXX - 40 10 5 25	795 660 30 90 XXX 5	230 XXX 10 385 255 20 265	760 635 25 90 XXX 5 165	20 XX 1 30 19 1 23
9 10 11 12	Occupations in religion 251 2511 Assigned (3) Major group 27 -	1,265 1,265 1,135 40	350 355 XXX 45	1, 195 1, 195 1, 080 30	330 330 XXX 45	1,160 1,160 1,050 35	330 330 XXX 45	35 40 30	XXX	1,255 1,255 1,130 30	335 335 XXX 40	1,160 1,160 1,065 20	22 22 XX 4
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Teaching and related occupations 271 2711 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 279 2791 2792 2795 Assigned (3) Major group 31 -	5,325 1,160 875 255 3,075 760 2,150 XXX 25 1,085 495 XXX XXX XXX	9,055 600 380 XXX 25 6,830 3,820 1,975 1,625 3,45 3,45 3,75 430 40	5,110 1,080 825 215 35 2,985 740 2,095 XXX 30 1,045 475 XXX XXX 20	8,300 530 335 XXX 20 6,355 3,550 1,920 1,715 1,410 310 300 375 40	4,945 1,035 805 200 35 2,930 720 2,075 XXX 25 980 430 XXX XXX 20	7,670 465,310 XXX 20 5,990 3,390 1,865 575 155 1,220 230 270 320 40	165 40 25 15 20 20 20 XXX 70 45 XXX	625 70 30 XXX - 375 160 55 140 15 190 80 30 60	5,275 1,145 860 245 35 3,050 750 2,150 XXX 25 1,085 500 XXX XXX 20	8.740 575 380 XXX 25 6.625 3,755 1,925 170 1,540 335 360 410 25	4,925 1,060 820 210 30 2,855 700 2,065 XXX 25 1,010 480 XXX XXX 20	6, 35 38 26 26 XX 2 4, 97 2, 94 1, 64 1, 6
890123456789012345	Occupations in medicine and health 3111 Assigned (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3139 Assigned (3) 315/315 3156 3158 3168 Assigned (3)	2,755 985 660 20 1,185 XXX XXX 370 XXX 350 XXX 35 580 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	14.370 225 XXX 20 11,995 5.80 6.185 XXX 1.535 2.535 490 325 2.145 255 610 320 390 70	2,605 970 640 15 1,120 XXX 345 XXX 340 XXX 25 515 XXX XXX XXX XXX XXX	13,330 220 XXX 10 11,075 520 5.855 XXX 1,400 2,255 445 275 2,035 245 585 310 355 60	2.455 965 635 1.020 XXX 3.15 XXX 280 XXX 20 470 XXX XXX XXX XXX XXX	12,505 205 XXX XX 10,010,425 500 5,645 XXX 1,310 2,030 330 340 2,040 2,050 1,880 2,75 330 5,050	145 5 5 95 XXX 25 XXX 55 XXX 5 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	825 15 XXX 5 5655 20 210 XXX 85 225 65 15 155 - 45 35 25 10	2,710 980 550 15; 1,160 XXX XXX 365 XXX 325 XXX 355 570 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	13,945 215 XXX 15 11,615 575 6,050 XXX 1,490 2,400 460 310 2,120 255 605 315 385 65	2,330 610 15 915 XXX XXX 305 XXX 240 XXX 30 515 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	8,54 17 XX 1 6,81 4,81 3,54 XX 80 1,32 27 21 1,56 22 46 25 26 3
46 47 48 49 55 55 55 56 7	Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 Assigned (3) 333 Assigned (3) 3351 Assigned (3) 336/337 3370 Assigned (3)	2,425 650 XXX 15 575 5 420 340 5 785 XXX	1,730 570 270 35 230 10 435 275 5 490 325	2, 190 645 XXX 15 510 10 400 325 5 640 XXX 40	1. 480 490 220 35 200 5 400 265 385 235	1,860 500 XXX 10 445 5 385 315 5 435 XXX	1, 225 430 190 30 160 10 360 230 5 275 275 180	330 45 XXX 5 65 - 15 5 205 XXX 15	250 65 30 5 40 - 45 30 - 105	2,370 635 XXX 15 560 410 335 10 770 XXX	1,590 530 240 30 220 10 435 275 5 405	1,910 570 XXX 10 365 375 305 10 600 XXX	94 35 16 2 15 1 28 16

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

				Worked in	1985 -	Ayant trav	Bîllé en 19	85					
1-26 w	veeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	eines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
To	tal	Mos full Surtout ten	time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	I	Mos full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
												Nouveau-Brunswick † (suite)	
75 35 - 25 XXX	75 XXX 5 130 60	30 5 25	75 XXX 5 95 40	55 45 - 10 XXX	30 XXX 125 100	55 45 - 5 XXX	15 XXX - 90 65	670 575 20 55 XXX	125 XXX - 130 95	650 565 20 60 XXX	110 XXX - 120 85	234 2343 Assigné (3) 235	23
40	10 75 5	25	5 60 5	45	5 85	30	5 75	10	5 110	105 105	105	2351 Assigné (3) 239 Assigné (3) Grand groupe 25 ~	5
120 120 95 10	55 55 XXX 5	110	45 45 XXX 10	150 155 125 10	120 120 XXX 25	130 130 115 -	90 85 XXX 25	980 975 910 15	160 155 XXX 10	920 915 855 10	95 90 XXX -	Membres du clergé et assimilés 251 2511 Assigné (3) Grand groupe 27 -	1 1 1 1
595 195 40 145	2,250 195 65 XXX 15		1,020 95 20 XXX 15	830 140 125 15	2, 120 130 100 XXX	710 115 105 5	1,265 80 60 XXX	3,850 810 695 85 25	4,370° 255 210 XXX	3,765 780 680 75 25	4,065 210 180 XXX	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2719	
250 45 120 XXX - 150 70 XXX XXX	1,615 815 250 500 55 440 100 100	150 25 90 XXX 5 130 70 XXX XXX	700 425 125 100 45 230 40 40 85	470 100 330 XXX - 225 125 XXX XXX	1,440 855 360 200 20 545 135 210 75	395 75 295 XXX - 200 115 XXX XXX	900 510 265 125 5 285 110 60 40	2,330 605 1.700 XXX 25 715 305 XXX XXX	3,570 2,085 1,325 65 95 550 105	2,310 595 1,680 XXX 25 680 300 XXX	3,375 2,005 1,255 25 90 475 90 45	Assigné (3) 273 2731 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2795	222222222222222222222222222222222222222
390 20 10 5 260 XXX 40 XXX 110 XXX 5 150 110 XXX XXX 110 XX 110 XX 110 XX 10 XX 10 XX 10 XX 10 XX 10 XX 10 XX 10 XX 10 XX 10 XX 10 XX 10 X 10 XX 10 X 10 X 10 XX 10 X 10 X 10 X 10 X 10 XX 10 10 X 10 10 X 10 10 X 10 10 X 10 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 10 10 X 10 10 X 10 10 X 10 10 X 10 X 10 10 X 10 10 X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2,985 300 XXX 5 2,520 800 8800 XXX 3900 7800 1300 855 435 1000 90 1055 5	225 20 10 130 XXX XXX 155 XXX 55 XXX 55 XXX XXX XXX X	1, 165 20 XXX 5 915; 35 270 XXX 125 305 60 230 25 65 65	10 510 345 230 	3,065 600 XXX 800 1,460 305 500 1300 600 375 655 700 555 20	500 305 205 - 140 XXX XXX 55 XXX 35 XXX - 50 XXX XXX XXX	1.580 40 XXX - 1.290 690 XXX 135 240 75 40 250 45 35	5   1,705   615   410   15   695   XXX   255   XXX   170   XXX   30   400   XXX   XX	7,900 120 XXX 10 6,470 420 3,610 3,610 1,120 195 1,120 1,310 1,310 155 1425 165 220 35	1.615 580 390 100 640 XXX XXX 230 XXX 155 XXX 20 395 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,800 105 XXX 4,615 340 2,585 775 135 115 1,085 155 160 25	Assigné (3)  Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3111 Assigné (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3156 3158 3158 3158 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des	2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
830 105 XXX 5 135 - 75 60 5 510 XXX 30	745 230 105 30 130 135 70 - 255 140	85 XXX 5 50 - 70 50 5 365 XXX	385 130 55 20 80 10 80 30 -	430 120 XXX 5 130 65 65 5 125 XXX	355 105 75 5 25 - 120 100 - 105 80	305 85 XXX 65 55 50 50 5100 XXX	185 60 45 - 25 - 65 55 - 30 15	1,105 415 XXX 5 300 - 265 210 - 135 XXX	495 200 65 - 75 100 5 50 40	1,040 405 XXX 5 245 - 250 200 - 135 XXX	365 150 55 - 55 - 135 75 5 30 20	domaines artistique et littéraire et personnel assimilé 331 3313 Assigné (3) 333 Assigné (3) 335 Assigné (3) 3351 Assigné (3) 336/337 3370 Assigné (3)	4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories,

				Fain		e labour f		(2) aviva	-	Ауа		llé en 1985	;
	Occupation	Tota	1	Tota	ant partie	Employ Person	ved nes	Unemp! Personn	oyed nes en	Tota	Tot	Most full to Surtout in	time à plein
, .		M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	New Brunswick † (continued)												
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 1 2 1 3 4 4 5 6 7 8 9 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 1 4 5 1 6 1 7 8 9 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Major group 41 - Clericel and related occupations 411 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigned (3) 414 4143 Assigned (3) 415 4150 4153 4155 Assigned (3) 416 4161 Assigned (3) 417 4172 4173 4175 Assigned (3) 417 4172 4173 4175 Assigned (3) 419 4190 4197 4199 Assigned (3)	10.650 165 XXX XXX - 2.450 XXX 1.660 480 XXX 90 555 3.915 270 1.415 1.795 150 120 XXX 10 1.585 XXX 60 1.865 XXX 540 665 60	45, 265 11, 710 9, 145 2, 210 295 18, 775 8, 005 8, 830 525 600 2, 020 1, 770 30 1, 195 1, 195 1, 200 25 4, 0555 2, 130 25 4, 0555 1, 200 6, 300 3, 275 1, 605 1, 80	9,895 140 XXX XXX 2,265 XXX 1,565 520 370 3,625 1,365	41,030 10,760 8,435 2,010 255 16,835 555 7,365 510 1,900 1,665 30 1,040 25 30 1,040 25 510 1,900 1,665 30 1,940 25 3,680 1,940 25 3,565 6,	8.930 120 XXX XXX 1,455 330 XXX 75 495 350 50 10 3,220 235 1,225 1,455 100 85 XXX 415 470 XXX 415 470 XXX 415 470 XXX 415 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470	35,860 9,470 7,485 1,705 220 14,655 5,515 6,515 1,660 1,460 25 890 XXX XXX 435 15 890 80 3,215 15 1,675 XXS 455 5,515 890 800 1,460 800 1,460 800 1,460 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8	970 20 XXX XXX 100 80 XXX 10 15 15 15 15 140 170 30 25 XXX 20 35 140 140 140 15 140 15 140 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	5, 170 1, 295 950 305 305 35 2, 180 845 1, 85 50 240 205 10 155 XXX XXX 7 7 0 155 145 10 470 270 XXX 60 65 20 670 155 405 140 25	10,330 160 XXX XXX 1,525 450 XXX 1,525 450 XXX 85 5370 0 1,400 1,710 140 115 XXX 460 5,15 1,570 XXX 460 5,15 1,785 XXX 450 XXX 1,525 1,785 XXX 1,785 XX 1,7	43, 155 11, 295 8, 830 2, 130 2, 75 15, 85 7, 735 8, 280 1, 975 1, 725 1, 725 1, 725 1, 725 1, 735 1	8,560 135 XXX XXX - 1,955 XXXX 1,470 230 XXX 65 460 300 250 1,165 1,315 1,25 85 XXX 10 10 1,310 XXX 405 410 XXX 405 410 XXX 405 410 400 400 400 400 400 400 400 400 400	30,04! 8,97' 7,09! 1,64! 17: 10,7! 5,77' 3,49! 44! 31! 1,69! 1,48! 38 82! XX, XX, XX, 39! 1! 2,53; 11,42: 46! 66! 4,54! 66! 67: 67: 67: 67: 67: 67: 67: 67: 67: 67:
4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9	Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5133 5135 5141 5143 5145 Assigned (3) 517 5171 5172 Assigned (3) 519 5193 Assigned (3)	15,030 12,520 1,975 1,185 6,750 290 305 1,390 425 1,775 870 375 35 730 475	13,500 12,280 975 XXX 9,835 370 XXX 315 395 925 350 395 20 295 XXX 5	14,080 11,680 1,915 1,170 6,365 250 240 1,180 365 1,705 850 345 30 700 460	11, 510 10,535 905 XXX 8, 475 275 XXX 235 320 870 330 375 20 205 XXX 5	13, 120 10, 845 1, 860 1, 125 5, 900 225 230 950 355 1, 860 340 340 340 340 515 405	10.005 9.035 820 xxx 7.265 245 xxx 160 270 300 300 335 20 175 xxx	955, 840, 55, 45, 460, 25, 10, 225, 10, 40, 10, 5, 80, 50,	1,605 1,500 80 XXX 1,210 35 5 XXX 75 50 25 40 - 25 XXX,5	14,470 11,995 1,940 1,170 6,510 255 265 1,295 360 1,755 860 365 460 5	12,550 11,360 945 xxx 9,160 350 xxx 275 300 375 340 375 275 xxx 5	11, 620 9, 335 1, 765 1, 105 5, 090 670 255 1, 635 820 320 650 400 5	6,144 7,36 7,37 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
50 51 52 53 54 55 56 57	Major group 61 - Service occupations 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612	22,235 11,155 895 1,325 3,000 810 4,055 530 480 4.105	30,875 1,225 XXX XXX 500 XXX 340 XXX 50	20,245 10,385 825 1,275 2,670 785 3,900 445 420 3,735	26, 105 1, 065 XXX XXX 430 XXX 320 XXX 40 11, 325	17.985 9.495 770 1.255 2.180 775 3,735 340 380 3,265	21.450 785 XXX XXX 280 XXX 285 XXX 20 9,020	2.270 885 55 20 490 5 165 105 50 465	4,655 280 XXX XXX 155 XXX 40 XXX 20 2,310	21, 315 10, 915 860 1, 320 2, 890 805 4, 010 520 465 3, 790	28,010 1,195 XXX XXX 470 XXX 340 XXX 45	9,695 785 1,270 2,240 785 3,740 440 400	16,68 87 XX XX 29 XX 32 XX 36,89

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	•••					ant travail Ayant trava			vier 1985			
1-26 w	veeks - 1	1-26 sema	ines			27-48 sema			weeks -	49-52 sema	ines	
Tot	tal	full	tly time - à plein mps	Tot	al	Most full Surtout i temp	time a plein	Tota	1	Most full Surtout i	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
2,380	12,555 2,865 2,105 680 1,760 3,550 1,750 240 470 470 470 470 470 470 470 470 470 4	1,525 45 XXX XXX 210 95 XXX 70 55 55 35 160 270 45 25 XXX 150 XXX 25 25 XXX 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	7,005 1,890 1,405 405 55 2,765 35 1,200 1,310 75 5115 360 310 260 0 XXX 95 10 250 350 XXX 25 70 70 250 975 355 430 375 430 375 430	1,370 25 XXX XXX 305 XXXX 215 45 XXX 25 55 40 - 515 40 205 230 15 40 XXX 10 180 XXX 15 235 70 XXX 45 85 10	7,785 2,130 1,585 400 45 3,250 1,570 90 85 300 290 290 145 5XXX XXX XXX 85 5 5 715 370 XXX XXX 95 1,00	1.070 15 XXX XXX 245 XXX 190 20 XXX 190 420 440 145 195 195 105 XXX 5 105 XXX 5 105 XXX 5 105 XXX XXX XXX	4,890 1,595 1,245 305 45 85 85 85 85 220 215 10 110 XXX XXX 50 0 115 445 235 XXX XX 50 10 10 25	6,590 80 XXX XXX 1,515 XXX 1,135,190 XXX 40 220 5 2,325 180 985 70 35 35 XXX 400 415 XXX 400 293 30	22,820 6,300 5,035 1,070 140 8,875 4,675 4,675 5,070 315 235 1,205	5,960 75 XXX 1,365 XXX 1,075 115 XXX 30,325 200 5 2,075 850 850 850 850 XXX 1,050 XXX 360 380 XXX 355 1,035 265 15	18,150 5,490 4,435 935 70 6,255 380 3,680 300 1,600 300 1,110 90 455 XXX XXX 2400 40 1,590 835 XXX 225 295 2,850 2,55	413 4130 4131 4133 4135 Assigné (3) 414 4143 Assigné (3) 415 4150 4153 4155 Assigné (3) 416 4161 Assigné (3) 417 4171 4172 4173 4175 Assigné (3) 419 4190 4190 Assigné (3) Grend groupe 51 - Travailleurs
2,745 2,460 205 75 1,330 95 160 30 125 75 5 5,655 2,170 120 80 1,080 1,080 1,350	4.580 4.280 120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	1,575 1,340 145 45 790 90 45 10 250 60 15 - 105 60 1,475 50 55 680 60 290 240 955	1,595 1,455 75 XXX 1,170 15 XXX 70 95 95 45	2,290 1,880 205 150 1,100 40 220 55 315 150 60 10 95 70 	2,590 2,370 185 XXX 1,910 110 XXX 40 70 160 65 80 0 XXX 5 5,795 190 XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X	1,660 1,310 135 135 705 65 5 155 55 280 125 45 5 70 45 1,155	1, 120 970 135 XXX 770 5 XXX 10 45 125 55 70 0 - 25 5 XXX XX XXX XXX XXX XXX 45 XXX XXX 45 XXX XXX	8, 430 7, 655 1, 540 940 4, 085 170 455 205 1, 280 650 275 20 495 315 12, 275 7, 310 880 1, 325 1, 3	5,375 4,730 640 XXX 3,695 550 210 230 - 80 80,250 420 XXX XXX - 155 420 XXX XXX 1155 XXX XXX 1155 XXX XXX XXX X	8,390 6,690 1,455 930 3,595 75 60 260 160 1,225 630 265 10 475 295 11,290 7,075 685 1,100 1,240 650 3,000 1,240 650 1,295 1,295	3,430 2,845;520 2,080 60 50 50 50 50 50 60 80 60 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	spécialisés dans la vente 513/514 5130 5133 5135 5141 5143 5145 Assigné(3) 517 5171 5172 Assigné(3) 519 5193 Assigné(3) Grand groupe 61 - Travailleurs spécialisés dans les services 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigné(3)

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

					e labour f		(2)		Ауг		lié en 198	5
Occupation	Tota	1	Faisa		Employ Person	yed	Unempl Personn	oyed es en	Tota	Tot	Most full Surtout	time à ple
	М	F	М	F	М	F	м	F	М	F	tem M	ps F
New Brunswick † (continued)												
6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 Assigned (3) 614 6142 6143 6144 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 619 6191 6198 Assigned (3) Major group 71 - Farming, horticultural and	575 2.175 420 640 XXX 125 450 280 XXX 20 900 XXX 425 XXX 25 285 XXX 20 5.335 250 3.745 1.000	835 4,610 610 755 420 1,935 705 80 8,890 1,800 2,195 300 4,070 405 795 480 30 4,870 2,250 1,280 1,280	570 1.940 380 570 XXX 120 400 235 XXX 20 840 XXX 415 XXX 270 XXX 270 XXX 25 4.525 3,250 840 150	755 4,005 545 5,020 655 345 1,665 680 910 60-7,250 1,470 2,065 3,055 3,0	525 1,700 335 480 XXX 100 340 205 XXX 410 XXX XXX 55 525 XXX 15 525 XXX 15 525 XXX 15 525 XXX 15 205 205 205 205 205 205 205 205 205 20	650 3.095 4.005 5.65 2.45 1.375 5.95 730 3.5 6.110 1.270 1.955 410 2.0 3.490 2.430 2.400 2.400 2.400 2.400 2	45 240 45 90 XXX 15 60 30 0 XXX 10 80 XXX XXX XXX XXX 10 40 XXX 10 5 5 5 5 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	110 910 90 1,015 90 95 285 85 175 20 1,140 205 115 625 70 0 50 35 600 XXX 355 208 35	565 1.970 405 575 575 XXX 115 430 275 XXX 15 865 XXX 420 XXX 420 XXX XXX 25 280 XXX XXX 25 5.035 250 3.560 915	790 4,250 5,855 5,395 685 3,655 1,735 50 7,810 1,515 2,095 3,510 280 750 465 30 04,445 xxx 2,970 1,180 155	465 1, 125 3,00 255 XXX 90 310 215 XXX 5 760 XXX 395 XXX 20 210 XXX 5 3,585 500 115	2
animal husbandry occupations 711 7111 (4) Assigned (3) 718/719 7183 7185 7195 7197 7199 Assigned (3)	7,050 1,715 1,700 15 5,340 685 980 1,700 415 1,165 1,75	2,410 95 XXX 10 2,315 335 955 295 XXX 400 100	6, 245 1, 675 1, 660 15 4, 565 620 785 1, 475 375 965 135	1,785 85 XXX 10 1,695 300 505 235 XXX 315 70	5,390 1,670 1,660 10 3,720 570 555 1,175 300 800 120	1.295 80 XXX 5 1.210 280 350 195 XXX 240 45	860 5 5 850 50 230 300 70 170 20	495 5 XXX 5 490 25 260 45 XXX 75 25	6,570 1,620 1,610 5 4,945 645 1,555 405 1,075	2,230 90 XXX 10 2,145 325 875 270 XXX 370 85	1,370 1,370 5 3,405 480 615 1,110 275 660	
Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 7311 7313 7319 Assigned (3)	4,565 4,565 420 3,515 430 200	445 440 XXX 280 XXX	3,995 3,995 405 3,010 390 185	380 380 XXX 225 XXX 5	3,225 3,225 380 2,410 315 115	245 245 XXX 140 XXX	770 770 25 595 75 75	140 135 XXX 85 XXX 10	4,405 4,405 420 3,405 415 160	425 425 XXX 265 XXX	3,520 340 2,750 290	
Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7510 7511 7513 7517 7518 Assigned (3)	8,140 8,140 460 515 4,850 820 835 275	970 970 XXX XXX XXX XXX 655 45	7,010 7,010 420 430 4,160 745 725 225	865 865 XXX XXX XXX XXX 590 50	3,565 3,560 320 355 1,725 355 525 120	700 705 XXX XXX XXX XXX 505 40	3,450 3,450 100 75 2,440 390 200 110	165 160 XXX XXX XXX XXX 85 10	7,835 7,835 455 465 4,675 820 800 260	895 895 XXX XXX XXX 590 50	6,570 410 435 3,890 745 585	
Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 7710 7717	2,125 2,125 315 800	15 10 XXX XXX	1,995 1,990 300 765	10 10 XXX XXX	1,640 1,635 285 665	10 10 XXX XXX	350 355 20 100	, XXX XXX	2,120 2,120 315 805	10 15 XXX XXX	1,930	

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

			Worked :	since Jar				llé depuis aillé en 19		vier 1985				
_	1-26 we	eks -	1-26 sema	ines			27-48 sem	T		weeks -	49-52 sem	aines		
	Tot	ai	full Surtout	tly time - à plein	Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Tota	al	Mos full Surtout ter	time à plein	Profession	
	М	F	M	F	М	F	М	F	M	F	М	F		No
													Nouveau-Brunswick † (suite)	
	80 810 90 270 XXX 355 90 35 XXX 5 240 XXX XXX XXX XXX 15 55 XXX 20 1,745 15 1175 415 80	210 2.135 240 2.950 230 170 780 190 565 605 445 270 2.225 185 1,725 XXX 1,040 80	965 15 705 175	110 1,260 1,290 80 80 380 90 270 15 2,200 225 1,250 1,155 1,250 40 40 475 210 35	105 410 90 175 XXX 40 80 65: XXX XXX XXX XXX 55 XXX 55 XXX 55 XXX 55 55	225 8890 1600 1.115 170 80 325 1555 165 165 10 1.755 340 15 15 15 5 15 5 15 5 15 5 5 15 5 5 15 5 5 15 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	65 270 590 65 XXX 355 50 400 XXXX - 90 XXXX 555 XXXX 55 5400 500 370 95 20	160 560 95 555 55 195 95 95 1.015 195 295 295 15 60 425 XXX 300 95	375 746, 225, 135 XXX 45 255, 1655 XXX 5 5200 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 150 XXX 180 1.810 320 55	360 1,235 1,855 1,330 285 120 625 260 10 2,285 570 1,135 445 3000 15 1,950 2,285 435 435 445 435 435 435 435 55	340 565 1900 105 105 215 155 155 155 200 200 200 200 180 180 180 200 200 45	320 960 960 1151 795 755 490 2900 2000 410 410 845 55 355 800 3355 220 15 1,220 2,325 2,325 3,32	616 6162 Assigné (3) 619 6190 6191 6198	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
	3,030 135 130 5 2,890 175 650 1,025 260 630 75	1,525 10 XXX 10 1,515 70 785 215 XXX 210 65	1,835 125 400 680 155 355	160 XXX 105	925 125 125 - 795 85 155 270 95 125	275 10 XXX - 270 80 60 35 XXX 60	710 85 85 - 520 70 100 225 80 80	145 10 XXX - 130 55 20 20 XXX 25	2,610 1,355 1,350 5 1,260 385 140 260 55 320	430 65 XXX 5 360 170 30 20 XXX 100	2,180 1,230 1,230 5 950 285 115 205 40 220	270 55 xxx 5 220 105 10 20 xxx 50 10	711 7111 (4) Assigné (3) 718/719 7183 7185 7195 7197 7199	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
	3.705 3,705 320 2,905 345 125	390 390 XXX 245 XXX	2,980 285 2,370	220 XXX 135 XXX	510 510 35 355 45	30 30 XXX 15 XXX 5	385 55 270	XXX	190 190 10 145 20 20	5 5 XXX 5 XXX	150 155 5 110 20	5 - - - - - -	et travailleurs essimilés 731 7311 7313	36 37 38 39 40 41
	J,505 5,505 145 235 3,630 460 615 210	770 770 XXX XXX XXX XXX 515 40	4,515 120 215 3,055 385 420	515 XXX XXX XXX XXX XXX 335	1,505 1,505 110 85 780 305 115 25	75 75 XXX XXX XXX XXX 45 5	1,315 100 80 635 300 100	40 XXX XXX XXX XXX 25	820 820 200 140 260 60 65 20	50 45 XXX XXX XXX XXX 30 5	740 190 140 205 60 60	35 XXX XXX XXX XXX 20	forestiers et bûcherons 751 750 7511 7513 7517 7518 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers,	42 43 44 45 46 47 48 49
	670 675 55 205	XXX		XXX			390 50	5 XXX	1,030 1,035 210 420	5 5 XXX XXX	1,015 210	5 XXX	7710	50 51 52 53

Voir nota et renvoi(s) sur l'ancart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

										Worked in		
			Faisa		de la popu		ctive (2)	-	Ayer	t travai	lié en 1985 al	
Occupation	Tota		Tota	ı	Employ - Person occupé	nes	Unempl Person chôm	es en	Tota	I	Most full t Surtout è temp	ime
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
lew Brunswick † (continued)												
7718 Assigned (3)	480 50	XXX	4 15 45	XXX	305 25	XXX -	115 20	XXX -	475 55	XXX -	410	Χ
Major group 81/82 - Processing occupations 811 Assigned (3) 813/814 Assigned (3) 815 Assigned (3) 816/817 Assigned (3) 821/822 8210 8213 8215 8217 8226 8228 Assigned (3) 823 8230 8231 8238 Assigned (3) 825 8250 8251 8258 Assigned (3) 825 8250 8251 8258 8259 Assigned (3) 8259 Assigned (3) 826/827 Assigned (3) 829 Assigned (3)	12,525 265 10 365 10 415 10 425 20 5,920 550 510 790 1,380 2,240 320 585 745 105 2,710 305 2,710 305 505 685 685 685	9, 150 5 10 80 -8, 720 80,  11. 635 235 345 10 390 10 425 20 5. 405 530 490 755 1. 265 XXX 1. 495 2. 065 3. 05 5. 35 6. 80 100 2. 595 2. 95 3. 10 4. 90 6. 45 5. 30 6. 45 6. 45 6.	7.850 5-15 -75 -40 -7.495 -355 325 2.200 185 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10,090 195 305 5 380 10 4,550 675 980 XXX 1,225 90 1,715 220 375 555 80 0 2,495 230 300 485 590 510 90 85	5,765 	1,550 45 5 40 5 555 65 15 855 35 40 0 0 80 285 XXX 270 65 355 10 100 125 100 5 55 55 55 55 55 55	2,080 10 	12, 110 255 5 365 5 405 5 420 20 5, 705 550 495 770 1, 320 XXX 1, 620 2, 155 310 555 715 90 2, 640 295 315 500 655 550 550 770 1, 320 5, 155 90 2, 155 90 1, 155 1,	8.770 5- 10  75- 50 8.385 570 0.00 0.00 2.440 2.15 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	9,945 225 5 350 5 400 15 4,175 505 570 830 XXX 1,110 100 1,830 285 495 610 75 2,420 285 300 450 450 530 80 105 5	4, 8, 4, 8, x,	
Major group 83 - Machining and related occupations 831 8313 Assigned (3) 833 8333 8335 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 Assigned (3)	5.030 1.015 775 55 3.245 340 115 355 205 205	160 100 XXX 700 XXX XXX 5 15 	4.790 965 740 50 3.100 305 2.260 105 340 15 180 5	135 15 XXX - 65 XXX 5 10 - 45 - 5	4,060 895 685 50 2,535 250 1,855 85 305 5 150	105 100 XXX - 355 XXX XXX 10 - 40	55 405 20 35 5	35 - XXX 25 XXX XXX 5 5 - -	4,895 975 760 30 3,170 2,280 105 340 20 200 5	155 5 XXX 70 XXX XXX 15  45  20	4,430 925 720 2,805 2,95 2,025 95 305 10 190	1 x x
Major group 85 - Product fabricating, assembling and repairing occupations 851/852 Assigned (3) 853 8533 Assigned (3)	16,295 455 15 1,780 995 55	2,490 55 - 220 XXX 10 75	15,525 435 20 1,700 965 50 775	2, 125 55 190 XXX 10 70	13,880 360 10 1,575 890 40 635	1,780 45 - 150 XXX 5	75 5 125 70 15	350 5 - 40 XXX 5 20	15,780 415 20 1,740 990 35 805	2,280 55 - 190 XXX 10 75	360 5 1,550 870 35	1,

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Horked :	since Jar	nuary 1, 198					/ier 1985				
1-26 we	eks - 1	-26 sema	ines			Ayant trava			unave -	49-52 sema	inen		
Tota			tly time à plein	Tota		Most full f	ly time	Tota		Mosti full t	ly ime plein	Profession	
М	F	м	F	М	F	M	F	М	F	temp M	F		
												Nouveau-Brunswick † (suite)	Ì
240	XXX	180 10	XXX	55 15	XXX -	55 15	xxx	180	XXX	180 15	XXX	7718 Assigné(3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des	1 2
4,600	7,065	3,020 40	3,825	2,710	925	2,295	690	4,800	780	4,630	655	industries de transformation 811	
75	5	70	-	90	-	90	-	200	10	195	5	Assigné (3) 813/814	
140	15	120	5	135	30	125	20	135	30	125	30	Assigné (3) 815 Assigné (3)	
75 10	20	60 5	15	95	-	95	-	255 10	25	250 10	20	816/817 Assigné (3)	
3,010	6,920 XXX	1,815	3,745 XXX	1,030	850 XXX	800	650 XXX	1,670	605 XXX	1,565	485 XXX	821/822 8210	
115 165 1,130	205 XXX 3,925	65 70 675	145 XXX 2,115	100 160 165	105 XXX 340	55 115 130	70 XXX 245	275 445 25	265 XXX 45	245 410 20	2 15 XXX 30	8213 8215 8217	
XXX 1,150	210	XXX 700	130	XXX 215	95 160	XXX 175	85 130	XXX 255	60	XXX 240	50 40	8226 8228	
100 770	160 10	55 530	65 10	25 685	35	20 620	25	30 695	25 30	25 680	10 30	Assigné (3) 823	
45 225	XXX	25 170	XXX	75 195	XXX	70 195	XXX	190	XXX	190	XXX	8230 8231	
320 40 425	30	235 30 325	XXX - 25	195 20 575	XXX	180 15 485	XXX	200 25 1,640	10	195 25 1,610	XXX - 10	8238 Assigné (3) 825	
30 45	XXX	30 30 40	XXX XXX	25 70	XXX	20	XXX	240	XXX	240	XXX	8250 8251	
55 155	XXX	50	XXX	125 185	XXX	100 150	XXX	320 315	XXX	305 310	XXX	8253 8258	
95 25	XXX	85 15	XXX -	120	XXX	100	XXX	340 65	XXX	345	XXX -	8259 Assigné (3) 826/827	
20	25	15	20	35	30 - 5	35 - 10	20	55 5 5	55 - 15	50	55 - 10	Assigné (3) 829	
55	30	50	5	5	D	-	-	-	-	-	-	Assigné(3) Grand groupe 83 -	
												Usineurs et travailleurs des	
1,465	<b>7</b> 5	1,155 150	70	1,225 195	15	1,110	15	2,210	10	2,170	50 5	domaines connexes 831	
135	XXX	110 10	XXX -	150 5	XXX -	140	XXX	475	XXX - 25	465 5 1,250	XXX - 25	8313 Assigné (3) 833	
1,110	40 XXX	850 90	40 XXX	790 105	XXX	705 100 505	XXX	1,270 115 925	XXX	105	XXX	8333 8335	
790 45 65	XXX - 10	610 30 45	XXX - 10	570 10 135	XXX	15 120	^^^	55 135	5	55 140	5	Assigné (3) 835	
10	10	-	10	10	20	10 45	15	105	20	100	20	Assigné (3) 837	
55	20	-	5	50	-	50	-	5 95	5	95	5		
			-		-	-						Assigné(3) Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le	
3,500	850	2,710	585	3,050	530	2,745	450	9.225	895	8,970	780	montage et la réparation de produits	
155 15	15	115 5	5	90	15	75	15	175	25 - 90	1, 145	25 - 75	Assigné (3)	
270 140	75 XXX	180 95	55 XXX	275 200	30 XXX	225 155 5	XXX	645	XXX	615	XXX	8533 Assigné (3)	-
310	5 <b>2</b> 5			200	35		25	290	15	275	20		

310 25 240 20 200 35 Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census — 20% Sample Data

					1, 1985 -					Worked in		
			Fais		he labour ( - de la pop		ctive (2)		Ду	ant travai	lié en 198	5
Occupation	Tota		Tota	e I	Emplo Person occup	nnes	Unemp Persons chôm	nes en	Tot	a 1	Most full Surtout tem	time à plei
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
New Brunswick † (continued)												
8541 Assigned (3) 855/856 8553 8553 Assigned (3) 857 Assigned (3) 858 8580 8581 8583 8584 8589 Assigned (3) 859 8599 8599 8599 Assigned (3)	430 25 545 XXX XXX 20 245 5 10.710 950 4.775 610: 2.825 685 270 1.720 370 685 45	1,565 525 585 20 30  120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	430 15 505 XXX XXX 20 220 10 10,275 910 4,610 585 2,700 620 280 1,605 345 625	XXX -1,340 480 495 15 30 -95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	355 5 440 XXX XXX 15 175 - 9.370 880 4.100 545 2.500 195 1,325 1,325 470 25	XXX - 1,120 395 395 20 300 - 90 00 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	75 10 85 XXX XXX 7 50 50 50 205 40 205 40 85 280 85 150	215 65 100 - - 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	415 55 530 XXX XXX 20 250 5 10,385 600 600 2,770 635 235 1,660 360 665 665 40	1,420 480 515 10 30 - 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	355 480 XXX XXX 20 225 5 9,680 905 4,175 595 2,670 5,207 320 5,75 1,440 320 5,75 15	1
Major group 87 - Construction trades occupations 871 8710 8711 8713 8715 8718 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8782 8784 8785 8786 8787 8791 8793 8798 8799 Assigned (3)	26, 275 4, 370 430 2, 190 355 525 600 120 3, 885 545 410 1, 740 805 6, 055 6, 055 6, 055 6, 255 330 1, 260 2, 255 3, 390 1, 395 4, 465	665 65 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	24, 410 4, 090 400 2, 070 330 470 550 120 3, 745 535 400 1, 645 785 18, 575 1, 890 5, 665 590 3555 1, 115 245 315 1, 315 1, 315 2, 695 1, 320	560 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	18,290 3,190 380 1,640 260 395 320 85 3,365 505 380 1,405 765 11,740 1,640 3,855 425 250 720 155 210 1,130 1,595 1,595 1,595 1,595 1,015	315 15 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	6, 125 905 25 435 75 230 40 380 35 20 240 25 4,840 25 1,810	245 35 XXX XXX XXX 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25,350 4,275 410 2,185 350 585 585 3,820 545 395 1,705 805 1,705 805 1,255 1,170 240 2,920 1,335	615 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	21, 405 3, 905 1, 975 285 480 530 490 31, 490 14, 4015 1, 810 4, 895 535 280 820 10, 225 1, 990 225 2, 240 1, 1090 2, 240 1, 280	
Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 Assigned (3) 913 Assigned (3) 915 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3)	12.565 340 10 820 35 615. 20 10.600 1,235 520 7,905 285 250 195	730 20 - 35 - 10 5 645 XXX 290 XXX XXX XXX 20 20	11,845 315 10 740 25 550 20 10,060 380 1,175 480 7,510 285 235	530 10 - 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 275 275 275 275 27	10,240 315 10 895 470 15 8,650 345 1,120 425 6,325 270 170 115	570 10 - 30 - 10 5 505 XXX 250 XXX XXX XXX XXX 15 10	1,610 5 - 40 5 85 10 1,410 30 55 55 1,185 1,185 65 70	60 	12,310 325 10 805 35 610 20 10,370 390 1,225 490 7,745 290 235	590 20 	10,470 315 765 20 570 20 8,655 335 1,015 360 6,500 245 190	

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked s	ince Jai				llé depuis aillé en 19		/ier 1985				
1-26 w	eeks -	1-26 sema	ines		weeks -				weeks -	49-52 sema	ines		
Tot	tal	Most full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos fuli Surtout tem	time à plein	Tota	I	Most full Surtout i	time à plein	Profession	
М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		
												Nouveau-Brunswick † (suite)	
135 100 130 XXX XXX XXX 55 5 1,870 95 1,005 55 455	XXX 	110 5 110 XXX XXX - 55 5 1,460 740 50 385 90	335 95 135 - 5 25 XXX XXX XXX	135  85 XXX XXX 5 5 0  1,980 110 860 155 645	XXX - 365 145 135 - 5 - 20 XXX XXX XXX	115 70 XXX XXX 5 45 - 1.850 105 785 145 630	290 105 105 105 - 5 - 20 XXX XXX XXX	140 - 310 XXX XXX 15 135 - 6,540 730 2,735 405 1,670	575 180 205 10 5 - 60 XXX XXX XXX	125 - 295 XXX XXX 15 130 - 6,375 720 2,645 400 1,655	XXX 490 135 180 10 5 5 XXX XXX XXX	857 Assigné (3) 858 8580 8581 8583 8584	
65 695 225 295 20	205 XXX XXX 5	65 550 185 230	135 XXX XXX XXX	120 45 375 60 150 15	65 XXX XXX -	90 40 310 60 135 5	50 XXX XXX	395 125 585 75 220 5	125 XXX XXX -	350 115 585 80 210 5	105 XXX XXX	8589 Assigné (3) 859 8592 8592 8595 Assigné (3) Grand groupe 87 - Travailleurs du	
11,735 1,715 80 785 255 150 355 50 355 50 50 355 70 15 9,240 530 3,295 735 350 205 735 140 200 470 200	400 500 XXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX	1, 460 555 650 200 1455 305 500 40 307 375 60 15 5, 985 4555 2, 640 270 150 475 90 110 350	310 35 XXX XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX	6,150 1,145 60 745 120 100 705 100 705 445 55 15 4,295 1,600 1,600 1,600 1,000 245 90 260 260 260 260 260 260 260 260 260 26	100	5,240 1,070 60 675 55 10 110 1595 100 45 3900 1,330 1,330 1,330 1,350 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	90 - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7,465 1,410 285 650 45 225 120 30 2,335 405 300 760 680 55 3,720 885 1,000 110 50 180 55 660 45	115 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	7, 125 1, 385 285 655 40 225 120 30 2, 285 675 50 3, 455 855 925 50 150 40	115 155 155 155 175 175 175 175 175 175	bêtiment 871 8710 8711 8710 8711 8713 8715 8718 Assigné(3) 873 8730 8731 8733 8735 Assigné(3) 8784 8785 8786 8786 8786 8786 8787 8798	
2,170 590 230 3,125 30 - 85 15 165	165 5	2,125 20 -	XXX XXX 5	555 360 115 3,255 25 - 125 5 5	295 10 -	2,800 25 5 115 5	215 5	190 385 45 5,925 270 10 595 10 315	235 10 - 15 -	5,545 270 10 585 5	195 10 10 - 15 -	8799 Assigné(3) Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 Assigné(3) 913 Assigné(3) 915	
2,785, 55, 110, 135, 2,350, 50, 85,	140 XXX 55 XXX XXX XXX 5	1,855 40 55 70 1,590 40 60	5 80 XXX 30 XXX XXX XXX 5 5	2,910 70 770 105 1,880 30 55 60	275 XXX 195 XXX XXX XXX	5 2,485 45 660 70 1,635 20 55 45	200 XXX 155 XXX XXX XXX 5	15 4,675 265 350 250 3,510 210 95 75	195 XXX 20 XXX XXX XXX 5	15 4,310 250 305 225 3,275 185 80 70	5 155 XXX 20 XXX XXX XXX 5 5	Assigné (3) 917 9170 9171 9173 9175 9175 9179 Assigné (3) 919 Assigné (3)	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

			Fais	In the	e labour f		ctive (2)		Ауа		lié en 1985	5
Occupation	Tota	1	Tota		Emplo - Persor occup	yed	Unempi Personr chôm	oyed es en	Tota	Tot	Most full: Surtout i	ime plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
New Brunswick † (concluded)												
Major group 93 - Material handling and related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigned (3)	6,580 6,580 415 420 2,160 1,115 690 1,200 260	1,160 1,160 XXX XXX XXX XXX 925 XXX 50	5.945 5.945 400 405 1.950 1.060 615 1.020 225	1,015 1,015 XXX XXX XXX XXX XXX 805 XXX 40	4,800 4,795 375 335 1,625 860 480 765 140	700 700 XXX XXX XXX XXX 545 XXX 35	1,145 1,140 25 70 325 200 135 255 85	315 315 XXX XXX XXX XXX 255 XXX	6,265 6,265 405 420 2,065 1,095 660 1,105	1,090 1,085 XXX XXX XXX XXX 875 XXX 30	4,370 4,375 380 375 1,345 950 360 670 170	7 7 X X X X X 5
Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 Assigned (3) 953 9530 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 959 Assigned (3)	2,630 640 25 1,705 255 1,170 50 225	580 340 - 50 XXX XXX - 15 - 175 20	2.500 615 25 1.605 240 1.110 45 210 5	525 295 - 40 XXX XXX - 10 - 180 20	2,370 570 25 1,535 235 1,035 45 205	430 235 - 40 XXX XXX - 10 - 150 20	135 45 - 75 - 70 - 5	90 65 - XXX XXX - 5 - 25	2,600 625 15 1,695 255 1,165 45 215	545 310 - 45 XXX XXX - 15 - 175 20	2,435 575 15 1,595 245 1,090 45 200	4 2 X X
Mejor group 99 - Occupations not elsewhere classified 991 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9925 9926 9919 Assigned (3)	7,015 7,015 3,800 665 420 510 655 745 810 2,710	1,015 1,015 555 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 365 50	6, 120 6, 125 3, 265 500 390 440 530 635 670 2, 440 205	825 830 445 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 315 25	4,495 4,490 2,180 490 275 350 360 315 395 1,975	580 575 290 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 235 20	1,625 1,625 1,085 105 115 95 170 320 280 470 60	250 250 155 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 75 10	6,565 6,565 3,510 630 405 455 600 735 2,580 260	945 945 510 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 340 50	5,210 5,210 2,595 495 325 355 385 555 485 2,230 200	66 63 3 X X X X X X X X X 2 2

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

							llé depuis aillé en 19					
1-26 we	eeks -	1-26 sema	ines		weeks -				weeks -	49-52 sema	ines	
Tot	a!	Mos- full  Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Tot	al	Most full f Surtout & temp	ime plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	
2.570 2,570 50 95 835 375 320 565 120	495 500 XXX XXX XXX 400 XXX 25	1,405 1,405 40 80 430 250 135 290 100	260 260 XXX XXX XXX 205 XXX 20	1, 175 1, 180 15 150 425 190 115 245	275 280 XXX XXX XXX 210 XXX 5	805 805 15 125 220 180 70 180	190 190 XXX XXX XXX 140 XXX	2,515 2,515 335 170 805 525 220 300 85	315 315 XXX XXX XXX XXX 265 XXX	2,150 2,165 325 170 700 510 150 195 65	265 265 XXX XXX XXX XXX 220 XXX	Nouveau-Brunswick † (fin)  Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9317 9318 Assigné(3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers
355 120 15 190 15 140 10 40	205 125 - 20 XXX XXX - 5 55 15	10	145 85 - 20 XXX XXX - - 35 15	360 65 255 25 200 5 25	50 30 2 XXX XXX 25	300 50 - 220 30 175 10 20 - 10	30 25 - XXX XXX - - - 5	1,885 445 5 1,245 210 825 25 155	290 155 - 30 XXX XXX - 10 - 95 5	1,835 425 5 1,235 210 810 25 140 -	240 130 - 20 XXX XXX - 10 - 80 5	qualifiés et conducteurs de machines 951 Assigné(3) 953 9530 9539 Assigné(3) 955 Assigné(3) 959 Assigné(3) 959 Assigné(3)
3.470 3.465 2,195 270 205 230 400 540 545 1,070 165	645 650 410 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 35		435 435 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 125 10	1,065 1,065 580 160 85 90 70 60 120 410 50	100 95 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 50 5	860 860 435 120 65 80 50 40 85 355 50	85 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10	2,035 2,030 735 195 110 145 125 85 75 1,100 45	195 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 95	1,855 1,855 665 190 110 135 90 85 70 1,000	155 160 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	Travailleurs non classés ailleurs 991 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigné (3)

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			Fai		he labour e de la po		ctive (2	)	Ау	Worked in rant travai	lié en 198	5
Occupation	То	tal	Tot	al	Emp i Per so occu	onnes	Unemp Person chôm	nes en	Tot	tal	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Quebec †												
All occupations Major group 11 - Managerial,	1,921,235	1,422,340	1,799,570	1,283,680	1,640,835	1, 155, 120	158,740	128,550	1,847,515	1,341,100	1,629,460	958,
administrative related occupat	ions 242,230	107,565	233,675	101,735	225,405	95, 180	8,270	6,555	238, 120	104,735	229.020	92,
111 1111 1113	17,280 430 6,360	6,210 XXX 2,000	16,265 400 6,070	5,785 XXX 1,900	15.715 390 5,930	5,480 XXX 1,835	555 5 140	310 XXX 60	16,955 415 6,305	6,050 XXX 1,930	16,385 370 6,185	5,
1115 1116	755 7,320	1,100 1,725	685 6,890	980 1,630	660 6,625	945 1,540	20 265	40 85	745 7,175	1,065 1,715	700 6,930	1,
1119 Assigned (3)	1,820 590	1,030	1,715 505 166.505	985 180	1,635 470 160,785	890 165 58,190	80 35	95 10	1,770 545	1,000 215	1,710 490 163,240	56,
113/114 1130 1131	171,960 40,745 1,640	65.945 7,310 XXX	39,615	62,345 6,985 XXX	38,995 1,585	6,700 XXX	5,715 625 15	4,155 290 XXX	169,115 40,335 1,625	64,190 7,165 XXX	39, 150 1, 595	6,
1132 1133	1,165 6,635	1,345 3,145	1,130 6,525	1,305 2,985	1,090 6,470	1,245 2,875	45 50	65 115	1,145 6,590	1,320 3,055	1,070 6,465	1, 2,
1134 1135	1,720 10,715	1,830 4,615	1,670	1,750 4,445	1,640	1,700	35 175	105	1,695	1,780 4,560	1,680	1,
1136 1137 1141	8,325 42,425 1,710	4,220 17,505 380	8,100 41,350 1,635	3,995 16,485 365	7,730 39,760 1,565	3,775 14,945 355	375 1,590 65	220 1,540 15	8,235 41,785 1,675	4,170 17,040 375	8,065 40,570 1,650	3, 15,
1142	10,410 12,675	5,250 1,765	9,915	4,890 1,695	9,230	4,295 1,550	680 445	595 145	10,090	5,050 1,705	9,460	4,
1145 1146	2,730 8,345	XXX 2.095	2,645 7,820	XXX 1,850	2,445 7,385	1,760	200 435	XXX 90	2,690 7,870	1,940	2,575 7,080	1,
1147 1149 (1151-1 1152		965 13,035	3,885 14,070	915 12,470 445	3,785 13,505 950	890 11,755	105 570	25 715	4,000 14,345 1,000	955 12,730 455	3.910 13.740 955	11,
1153 1154	1,005 1,835 590	465 1,060 345	985 1.730 585	985 325	1,650	430 915 310	35 75 5	20 70 15	1,825	1,045	1,765 555	
1155 1156	1,405 2,690	930	1,360 2,610	900 1,165	1,315 2,490	855 1,095	40 120	50 70	1,385 2,670	910 1,175	1,385 2,585	1
1157 1158	3,420 3,470	5,320 3,645	3,305 3,400	5,115 3,490	3,140 3,290	4.780	170 110	335 155	3,340 3,445	5,215 3,550	3,120 3,270	4
Assigned (3) 117 1171	4, 145 52, 995 29, 605	2,185 35,405 20,930	3,700 50,910 28,650	1,900 33,610 19,855	3,400 48,905 27,615	1,725 31,520 18,670	300 2,005 1,035	180 2,090 1,185	3.890 52,055 29,145	2,035 34,495 20,445	3,495 49,395 27,700	30 17
1173 1174	1,615 4,580	580 4,815	1,555	560 4,625	1,525	525 4,365	25 195	35 265	1,610	570 4,690	1,555 4,305	4
1175 1176	3,990 2,490	1,395	3.805	1,340 390	3,630 2,245	1,285 380	170 90	55 10	3,945 2,410	1,390 405	3,860 2,285	
1179 Assigned (3)	9,200 1,510		8,865 1,315	5,645 1,195	8,535 1,155	5,200 1,090		445 110	9,050 1,395	5,780 1,220	8,450 1,240	5
Major group 21 - Occupations in natural science	e											
engineering and		22,910	85,840	21,545	80,465	19,700	5,375	1,845	87,145	21,930	82,500	19,
211 2111	7,655 1,765			2,295 520	6,765 1,675			280 55			7,135 1,645	2
2112 2113	700 295	XXX		XXX	555 270	XXX	110	XXX	695 300	XXX	645 290	
2117 2119 Assigned (3)	4,085	XXX	320	1,520 XXX	3,630	XXX	285 55	185 XXX	4,010 330	XXX	3,855 280	1
Assigned (3) 213 2131	255 6,400 1,595	3,175	6,105	95 2,920 455	180 5,545 1,470	90 2,565 435	30 560 80	10 355 20	245 6,235 1,575	95 2,995 465	220 5,795 1,500	2.
2 133 2 135	1,370	810	1,315	735 1,215	1,250	645	60 235	85 150	1.345 2,390	760 1,240	1,250	1.
2139 Assigned (3)	805 165	475 105	750 155	440 75	585 135	355 65	165 20	90	775 160	450 85	695 115	
214/215 2141	27,910 2,275	2,540 515	26,885 2,230	2,400 500	25,760 2,145	2,260 480	1,125 B0	140 15	27,340 2,235	2.440 480	26, 125 2, 055	2
2142 2143 2144	710 5,770 5,795	260	5.555	255	5,290	XXX 245	20 260	XXX 15	670 5,655	255	5,465	
2145	2,875		5,575 2,805	390 515		380 490	145 115	10 25	5,675 2,820	390 505	5,475 2,725	

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Jar	nuary 1, 1!	985 - Aye	ant travai	llé <b>de</b> puis	le 1er ja	nvier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	raillé en 1	985					
1-26 w	eeks - 1	-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
Tot	tal	full Surtout	tly time - à plein mps	Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Tot	al	full Surtout	tly time - à plein	Profession	
М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
												Québec †	
360,990  15,390 1,230 30 265 60 645 170 55 10,590 1,345 490 2,530 1,210 650 650 1,210 650 1,255 1,585 1,060 455 170 10 355 155 400 220 485 4,570 2,345 145 400 220 240	338, 035  13, 555 885 XXX 190 235 2300 95 655 7, 880 6555 XXX 160 225 2300 1200 1200 140 1, 305 300 1, 070 400 455 100 6155 615 615 615 615 615 615 615 615 61	258, 235  13, 555 1, 015 200 500 535 1400 455 8, 885 1, 065 90 1455 235 4300 2, 185 295 1, 055 590 1, 190 140 330 185 140 330 185 140 330 185 140 330 185 1200 345 200 345 200 325	191,350  10,075 630 XXX 165 130 220 80 35 5,900 425 XXX 120 140 65 235 380 1,845 275 30 0 115 10 45 65 440 260 220 3,545 1,955 450 1,955 665 145	390,050  31,190 2,100 65 730 75 890 230 105 21,955 4,890 1,55 150 1,440 1,560 1,600 1,980 1,560 1,980 1,980 1,560 1,980 1,980 1,560 1,980	303,575  18,615 945 XXX 3155 120 275 165; 200 11,525 1,305 XXX 225 840 345 580 3,170 45 1,055 285 1,055 1,050 3,170 1,055 1,050 1,05	28, 930 1, 980 80 700 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	199, 845  15, 655 855 XXX 2755 110 270 145 20 9, 670 1,070 XXX 185 645 505 505 2,690 20 3,000 110 1,940 600 600 600 525 2,950 170 705 2,795 40 1,055 200	1,095,475  190,545 13,825 325 5,310 610 5,635 1,365 34,100 1,385 4,975 1,445 9,420 6,760 34,110 1,395 7,280 11,310 8,310 11,310 8,310 12,000 2,170 2,385 2,805 2,8	72,570 4,230 4,230 4,230 4,230 4,257 705 1,155 5,200 2,330 1,985 3,160 1,525 3,160 2,930 1,240 2,350 1,240 2,350 1,240 2,350 1,240 2,350 2,310 2,660 1,250 2,350 1,250 2,350 1,250 2,350 2	1,038,650  186,535 13,390 255 5,250 580 580 580 33,515 1,350 13,380 6,975 10,140 1,740 5,990 2,120 2,295 2,730 2,430 2,295 2,240 1,255 3,135 2,240 1,255 3,135 3,135 1,730 6,450 800	567,595  66,885 3,935 XXX 1,380 605 1,105 1,105 41,420 4,830 XXXX 880 1,900 1,215 2,660 1,190 XXX 910 7855 2,660 2,315 200 6555 8,250 200 6555 8,250 200 2,375 21,530 13,045 4,045 2,925 2,925 2,925 2,937 3,375 5,555	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 11111 11115 1116 1119 Assigné (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1146	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 22 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
13, 150 1, 330 190 225 20 685 115, 85 1, 840 270 515, 555 2, 740 260 45, 605 465 270	615 1300 XXX XXX 375 XXX 45 1,260 1100 180 535 370 60 570 120 XXX 500 70	155 210 15 6200 85 70 1,500 245 135 745 450 25 2,315 220 40 520 370	120 XXX 300 XXX 40 1,020 90 135 485 270 40 470 75 XXX 45 66	14,570 1,290 205 160 55 740 60 45 1,305 310 250 0 40 4,345 40 4,345 420 65 860 775 470	4,395 510 105 XXX XXX 360 XXX 5625 115 210 235 55 0490 1400 XXX 500 70	13,340 1,170 135 45 705 40 1,175 295 295 125 125 3,980 35 815 720 440	3,735 425 80 XXX XXX 305 XXX 490 90 145 210 440 115 XXX 45 70 65	59, 425 4, 885 1, 325 220 2, 580 155 3, 090 915 1, 025 60 20, 255 560 4, 195 4, 435 2, 080	11,730 1,200 275 XXX XXX 825 XXX 45 1,110 240 15 1,375 25 25 360	58,080 4,785 1,310 300 220 2,525 110 3,010 955 120 55 19,830 1,500 555 4,135 4,135 4,138 2,045	10, 930 1, 110 265 xxx xxx 765 200 335 415 20 10 1, 295 200 200 1, 295 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	213 2131 2133 2135 2139 Assigné (3) 214/215 2141 2142 2143 2144	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 61

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

				In th	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in nt travai	1985 - lié en 1985	
			Faisa	ant partie	de la pop	ulation ad	ctive (2)			Tota	a l	
Occupation	Tota		Tota	1	Employ Person occup	ines	Unempl Personn chôm	es en	Tota	ıl.	Most full t - Surtout è temp	ime
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Quebec † (continued)												
2147 2151 2153 2155 2157 2159 Assigned (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2169 Assigned (3) 218 218 2181 2183 Assigned (3)	3.905 500 425 955 705 2.920 730 26,765 1.150 3.505 7.085 390 13,435 450 730 20,485 515	XXX XXX XXX XXX XXX 80 3,085 XXX 1,560 XXX 1,010 XXX 55 11,685 525 10,655 350	3,750 485 425 330 685 2,830 6,750 1,120 3,330 6,860 390 12,975 430 685 19,765 955 18,155 465	XXX XXX XXX XXX XXX E00 2.845 XXX XXX 1.415 XXX 555 XXXX 555 11,080 475 10,165 305	3,535 455 400 930 610 2,730 600 23,665 1,066 2,730 6,385 12,160 345,160 575 18,795 17,295 415	XXX XXX XXX XXX XXX 55 2.485 XXX XXX 1.235 XXX 855 XXX 30 10.360 9.545 245	215 25 20 - 75 100 35 52, 190 600 600 475 50 820 80 110 970 45 860 50	XXX XXX XXX XXX 100 350 XXX 180 XXX 105 5 105 105 105 105 105 105 105 105 1	3, 835, 495, 495, 495, 495, 495, 495, 705, 26, 180, 375, 13, 155, 695, 19, 885, 475, 475, 495, 475, 495, 495, 495, 495, 495, 495, 495, 49	XXX XXX XXX XXX XXX 80 2.935 XXX XXX 1.490 XXX 970 XXX 55 11,240 0.275 325	3,690 480 405 920 635 510 24,860 1,135 3,155 6,675 3,530 605 18,585 12,530 18,585 17,125 395	2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Major group 23 - Occupations in social sciences and related fields 2311 2313 2315 2319 Assigned(3) 233 2331 2333 2339 Assigned(3) 234 2341 2343 2349 Assigned(3) 235 2351 2351 2353 2359 Assigned(3) 239 Assigned(3) 239 Assigned(3) 239 Assigned(3) 239 Assigned(3) 239 Assigned(3)	27, 325 5, 885 3,005 395 1,545 175 8,920 2,950 5,190 440 335 8,475 465 780 1,110 355 5,050 780 1,110 355 5,070 8,750 1,110 1,10	34, 175 4, 770 1, 320 360 2, 185 790 715 770 715 780 3, 970 2, 755 1, 050 100 6, 555 3, 535 1, 450 1, 075 260 9005 705 30	25, 730 5, 675 2, 925 375 1, 520 675 1, 905 2, 840 4, 15 260 9, 215 445 7, 910 715 150 1, 880 1, 035 350 310 651 1, 035 1,  30, 980 4, 515 1, 230 345 2, 115 715 105 8, 155 665 665 665 660 3, 840 2, 685 1, 010 8, 100 8,  23,705 5,375 2,805 345 1,455 600 1,545 2,670 3,225 370 180 9,055 445 7,805 135 135 1,675 960 320 215 60	27,105 4,075 1,120 265 2,025 575 33,015 5,780 5,595 3,605 5,595 3,130 1,245 805 210 803 30	2,025 305 125 25 65 80 10 1,365 175 1,065 45 75 145 25 15 200 75 95 5 15	3,875 435 105 80 90 140 15 2,625 425 110 90 240 XXX 130 85 20 515 195 110 175 20 70 55 5	26,590 5,725 2,955 385 1,525 690 175 6,605 2,880 5,005 315 9,295 455 7,920 740 170 1,905 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 6,055 1,055 6,070 1,055 8,070 1,055	32,855 4,605 1,275 350 2,125 110 17,200 6,315 9,500 660 725 3,845 XXX 2,700 6,310 3,410 1,420 1,000 255 900 700 30	23,750 5,200 2,835 355 1,270 5,85 160 7,200 2,650 3,970 335 240 8,770 440 7,570 615 160 1,590 940 290 290 290 295 815 15	244 3 1 1 124 6 6 3 3 2 2 4 4 2 2 1 1		
Occupations in religion 251 2511 2513 2519 Assigned(3) Major group 27 -	5,850 5,850 3,815 430 935 665	2,860 2,860 265 1,140 390 1,065	5,515 5,515 3,640 425 800 650	2,775 2,770 255 1,090 365 1,060	5,485 5,485 3,630 425 790 640	2,750 2,750 255 1,090 350 1,050	30 30 10 - 10 5	30 30 5 15	5,660 5,665 3,725 420 900 615	2,690 2,690 240 1,060 350 1,025	4,885 4,880 3,335 340 700 505	
Teaching and related occupations 271 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2739 Assigned (3) 48signed (3)	60,035 10,470 8,140 2,085 245 30,480 7,400 20,050 2,210 825	97.065 5.585 3.675 1.720 195 70,040 41,750 19,705 5.755 2,830	57.550 9.710 7.675 1,810 220 29.570 7.230 19.460 2,110 770	89,610 4,870 3,255 1,450 165 64,985 39,085 18,450 4,925 2,520	55,130 8,980 7,180 1,610 190 28,725 7,015 19,070 1,940 700	83,795 4,030 2,700 1,200 130 61,665 37,505 17,630 4,175		5,815 840 560 250 30 3,320 1,580 820 750 165	59,100 10,240 8,030 1,970 235 30,065 7,290 19,840 2,135	93,720 5,355 3,545 1,615 195 67,595 40,355 19,250 5,390 2,595	51,700 8,420 6,825 1,385 210 27,020 6,435 18,290 1,615 685	48 29 14

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

2 - 80

				Worked in					vier 1985				
1-26 we	eeks -	1-26 sema	ines			27-48 sema			weeks -	49-52 sem	aines		
Tot	al	Mos full Surtout ten	à plein	Tota	ıl	Most full  Surtout tem	time à plein	Tota	a i	Mos- full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	M	F	М	F	M	F	М	F	М	F		
425 70 65 110 210 95 4,075 55 935 1,015 1,715 150 3,165 140 2,860 105	XXX XXX XXX XXX XXX 300 975 XXX XXX 225 XXX 225 2,330 100 2,130	370 600 655 600 955 1755 755 3,400 875 500 1,400 115 105 2,590 2,590 2,385	XXX XXX XXX XXX XXX 10 740 XXX 420 XXX 170 15 1, 825 60 1, 660	655 50 70 110 115 610 130 5,000 1,215 90 2,305 160 2,305 160 2,530 85 2,410	XXX XXX XXX XXX XXX 15 630 XXX XXX XXX 215 215 2140 55 2,000	510 50 70 100 110 540 105 4,690 235 880 1,150 85 2,150 140 2,320 140 2,320 140 2,320 140 2,325 150 1,500 140 2,500 140 150 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16	XXX XXX XXX XXX XXX 100 575 XXX XXX 205 XXX 15 1,805 20 1,720 50	2, 755 375 280 770 460 2,045 475 17, 105 855 1,540 4,730 230 9,145 230 380 14,99 740 12,985 286	XXX XXX XXX XXX XXX 355 1,325 XXX XXX,530 615 XXX 20 6,715 346 6,145	2,705 365 275,760 430 1,980 430 16,765 845 1,480 4,650 230 8,980 225 360 13,670 720	xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx	Québec † (suite)  2147 2151 2153 2155 2155 2157 2159 Assigné (3) 216 2161 2163 2164 2165 2168 Assigné (3) 218 218 2181 2183 Assigné (3)	
4. 930 360 115 240 25 2. 985 280 2. 405 135 55 350 40 430 430 175 65 65	10,300 1,230 300 155 440 290 6,700 1,070 4,885 315 340 815 XXX 490 290 00 1,425 545 545 545 555 505 600 135	3.830 705 325 95 95 15 2.265 220 1.820 1.820 1.820 3.315 3.315 3.3	7,105 825 240 120 250 185 30 4,730 770 3,560 230 165 620 XXX 360 255 305 190 305 190 305 190 506 506 506 506 506 506 506 506 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507	4,840 1,015 370 50 400 150 40 1,580 930 95 60 1,410 1,165 125 20 390 220 70 70 10 235 205	7, 925 1, 290 205 1005 765 190 15 3, 945 110 133 735 735 735 735 735 735 735 735 735 7	3,710 835 325 45 45 40 1,210 410 690 65 5,195 1,00 20 265 1,25 25 5 5 5	5, 455 795 155 75 425 130 2, 695 1, 155 5, 665 1, 155 5, 665 1, 155 5, 665 2, 695 1, 155 5, 665 2, 695 1, 155 5, 665 1, 6	17, 025 3, 855 2, 225 220 1, 005 300 1, 005 3, 105 1, 675 1, 675	14 . 635 2 . 090 910 260 65 . 545 3 . 540 2 . 295 3 . 240 1 . 35 3 . 200 800 275 . 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	16.205 3.655 2.185 2155 2.015 1.460 100 7.080 3.725 1.460 100 7.080 3.355 110 1.000 625 2.015 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.	12. 295 1. 645 680 655 640 200 5. 250 3. 065 1, 795 65, 65 230 2. 145 2. 30 460 3. 50 2. 145 2. 30 7. 15 2. 30 7. 15 2. 30 7. 15 2. 30 7. 15 2. 30 7. 15 7. 25 7.	Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des sciences sociales et domaines connexes 231 2311 2313 2315 2319 Assigné (3) 233 2333 2339 Assigné (3) 234 2341 2343 2349 Assigné (3) 235 235 2359 Assigné (3) 235 2351 2353 2359 Assigné (3) 239 2351 2353 2359 Assigné (3) 239 2391 Cassigné (3) 239 2391 Cassigné (3) Cand groupe 25 -	
420 420 195 30 150 45	260 260 40 70 60 90	285 285 120 15 110 40	120 120 15 40 15 45	1,110 1,110 670 100 180 165	725 725 25 325 95 275	855 855 535 80 125 110	455 450 25 210 40 180	4,130 4,130 2,865 285 570 400	1,705 1,705 180 665 200 655	3.740 3.740 2.680 240 470 355	1,410 1,415 165 560 150 530	Membres du clergé et assimilés 251 2511 2513 2513 2519 Assigné (3: Grand groupe 27 -	
6,290 1,655 860 745 50 2,625 630 1,385 490	20.675 1,655 845 745 65 14.295 7,930 3.235 2,455	3,585 900 390 475 35 1,575 375 845 260	8,110 785 295 460 30 5,435 3,125 1,415 520	11,785 2,265 1,760 445 65 4,360 1,090 2,325 825	22,490 1,815 1,340 395 80 13,965 7,615 3,620 2,095	8,510 1,515 1,235 235 45 2,885 605 1,630 585	10,285 805,630 110 60 6,050 3,335 1,415 985	41,025 6,315 5,410 780 125 23,080 5,570 16,125 820 555	50.550 1,880 1,355 475 50 39.330 24.815 12,400 835 1,285	39.600 6.000 5.205 675 120 22.560 5.460 15,810 770 515	45.300 1.610 1.200 365 40 36.895 23.475 11.705 585 1,135	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2719 Assigné(3) 273 2731 2733 2739	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				e January	,	.,			,	Worked in	1005	
			Enie	In the	de la pon		ctive (2)		Ду	ant travai	llé en 198	5
Occupation	Tota	1		Tant partie						Tota	a i Most	lv
			Tota	s !	Person occup	nnes	Unemp   Personr chôm	nes en	Tot	e i	full - Surtout i	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Quebec † (continued)												
279 2791 2792 2795 2797 2799 Assigned (3) Major group 31 -	19,085 8,555 1,285 3,070 2,305 3,290 500	21,440 6,085 3,490 6,620 1,365 2,910 775	18.275 8,260 1.185 2,975 2,205 3,105 470	19,755 5,740 2,985 6,275 1,255 2,650 690	17.425 7,960 1,065 2,865 2,065 2,960 435	18,095 5,195 2,605 5,940 1,115 2,470 610	855 295 125 110 140 150 30	1,655 545 385 330 140 180 80	18,795 8,495 1,245 3,050 2,240 3,230 470	20.775 5,960 3,360 6.440 1,300 2,800 735	16,260 7,720 790 2,545 1,935 2,800 395	13, 4, 1, 4,
Occupations in medicine and health 311 3111 3111 3113 3115 3117 3119 Assigned (3) 313 3130 3131 3132 3134	43, 120 14, 505 9, 995 2, 180 705 515 785 320 19, 580 4, 160 415 1, 310	127, 860 5, 195 3, 040 465 390 XXX 1, 080 100 99, 555 5, 525 48, 865 XXX 12, 350	41,305 14,130 9,795 2,120 685 505 735 285 18,480 745 3,970 400 1,265	120.305 5,005 2,975 465 375 XXX 1,005 80 93.385 5,310 46,695 XXX 11,560	40.275 14.050 9.790 2.110 570 505 705 270 17.805 735 3.885 390 1.245	116,110 4,870 2,925 445 350 XXX 970 75 90,385 5,240 45,775 XXX	1.030 85 5 15 15 15 675 10 80 5	4, 190 140 45 20 25 XXX 35 5 2,995 75 925 XXX 240	42,130 14,300 9,905 2,165 685 495 760 285 18,985 755 4,045 410 1,305	123.635 5.085 2.995 455 375 XXX 1.045 90 96.225 5.440 47.655 XXX	34,615 13,375 9,415 1,970 630 445 675 235 13,400 690 3,195 265 1,035	72. 4, 2, 52, 3, 25,
3135 3137 3138 3139 Assigned (3) 315/316 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3161 3162 3169 Assigned (3)	10, 130, 785 XXX 1, 260 555, 9, 030 2, 150 XXX 615, 495, 470 2, 175 925, XXX 470 260, 200, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 20	24,040 2,940 995 1,005 3,495 23,110 2,045 1,290 385 3,15 2,050 6,955 XXX 4,645 250 825 3,530 720	9, 415 755 XXX 1, 230 8, 700 2, 065 XXX 595 475 470 2, 095 900 XXX 460 250 1, 010 215	21,780 2,820 925 870 3,100 21,915 1,960 1,235 380 300 1,955 6,690 XXX 4,355 225 805 3,280 640	8,980 735 XXX 1,170 8,425 2,050 XXX 590 455 450 1,990 900 XXX 420 250 975 205	20,415 2,740 905 770 2,925 20,855 1,870 1,870 290 1,890 6,435 XXX 4,010 785 3,160 590	435 20 XXX 60 45 270 20 XXX - 20 110 5 XXX 40 - 35	1,370 80 20 100 175 1,060 90 45 15 10 65 260 XXX 345 30 25 120	9,770 780 XXX 1,215 490 8,870 2,135 XXX 595 490 465,2,125 915 XXX 465 260 1,055 210	22,885 2,810 960 955 3,195 22,325 2,010 1,245 3,315 2,000 6,770 XXX 4,415 220 820 3,430 640	5,020 655 XXX 955 400 7,850 1,930 XXX 525 425 395 1,880 850 XXX 405 230 940	11. 2. 16, 1. 5,
Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 3311 3313 3314 3315 Assigned (3) 333 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3337 3339 Assigned (3) 335 3351 3351 3351 3355 Assigned (3) 336/337	39,480 13,195 1,550 4,210 4,095 2,655 4,55 9,625 2,840 260 2,450 285 XXX 735 1,225 1,410 300 6,865 5,225 1,380 205 9,795	26, 195 9, 360 1, 305 4, 295 2, 595 580 375 4, 715 1, 725 1, 725 270 540 190 6, 765 4, 165 2, 380 155 5, 350	35,955 12,435 1,350 4,005 3,960 2,505 390 8,830 2,210 220 XXX 51,310 235 1,310 240 4,940 4	23,025 8,470 1,140 3,885 2,455 500 300 4,115 1,450 XXX 205 470 425 490 6,225 3,850 2,180 1,35 4,215	31,670 11,640 1,265 3,760 3,720 2,350 330 7,715 2,445 2,40 1,900 175 XXX XXX 5,960 4,585 1,160 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,6	19,935 7,450 1,010 3,455 2,145 460 250 3,580 250 1,290 1,200	4,285 800 240 245 155 60 1,110 265 - 310 40 XXX 115 140 175 470 355 110 5	3.090 1.020 135 435 310 45 50 535 160 XXX 85 50 75 50 75 15 420 145 10 960	37,750 12,675 1,455 4,035 3,975 2,565 415 9,190 2,780 2,780 2,780 2,270 260 XXX XX XX XX XX 1,175 1,380 2,565 6,610 5,055 6,610 5,055 1,310 1,955 1,310 1,955 1,310 1,955 1,310 1,955 1,310 1,310 1,955 1,95	24,690 8,795 1,235 4,100 2,455 510 325 4,415 1,500 XXX 265 50 4,415 1,500 170 6,450 3,970 2,270 145 5,025	29.065 10.690 1,045 3.610 3.405 2.095 335 6.455 2.470 160 2.00 5.570 4.295 1.075 160 6.355	16. 6. 3. 1, 1, 3. 1,

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked :	since Jar			ant travai			vier 1985				
1-26 we	eeks - 1	I-26 sema	ines			Ayant trav			washa	49-52 sema			
Tot		Mos full Surtout tem	tly time à plein	Tot		Mos full Surtout	tly time à plein	Tota		Most full Surtout tem	tly time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
												Québec † (suite)	
2,005 635 240 270 410 380 70	4,720 1,075 1,090 1,285 390 630 210	1,110 335 115 160 265 195 40	1,885 475 270 595 155 235 135	5,155 2,390 575 600 615 805 145	6,710 1,905 1,725 1,435 460 935 215	4,105 2,055 330 385 500 685 125	3,425 1,140 585 700 280 545 165	11,635 5,470 430 2,170 1,215 2,040 250	9,345 2,985 540 3,725 450 1,240 305	11,045 5,325 345 2,005 1,165 1,920 230	7,795 2,660 350 3,050 380 1,060 225	279 2791 2792 2795 2797 2799 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7
4,245 790 405 155 35 85 85 35 2,710 420 1,760 120 1,760 65 745 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	19,330 750 335 65 1255 XXX 1755 30 15,110 455 6,260 XXXX 1,705 4,905 255 245 245 245 260 35 600 235 600 235 8200 XXX 810 455 635 825 820 820 837 835 830 835 835	20 185 200 60 60 710 855 XXX 65 495 35 X5 10 30 20 XXX 35 10 95 95	7.625 515 295 500 30 5.215 1800 1.935 XXX 375 1.635 3855 160 1155 405 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1	12,025 5,785 4,250 945 100 140 280 80 4,445 140 875 95 295 2,425 130 130 1,795 2,655 2,255 2,250 130 1,795 2,255 2,250 1,255 2	30,490 1,830 1,180 195 555 xxx 3600 10 23,135 1,185 1,	9,685 5,385 4,035 830 85 125 245 70 2,860 220 1,355 60 220 1,355 140 XXX 180 100 100 100 100 100 100 100 100 100	16,980 1,440 945 175 50 XXX 240 9 5,11,815 790 5,650 XXX 1,650 2,510 3,810 90 140 6,565 80 285 1,075 80 285 1,075 XXX 985 95 450 130	25,855 7,725 5,250 1,070 325 395 175 11,805 285 895 5,580 4,555 XXX 815 295 6,330 1,790 2,750 2,	73,815 2,495 1,480 200 1955 5,55 50 3,800 30,380 xxx 6,940 12,285 1,690 13,335 1,265 1,690 13,335 1,265 1,265 1,300 1,30	22,625 7,380 5,060 1,025 475 295 3800 145 2,360 155 755 3,960 4300 XXX 715 5,915 1,580 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3	48.290 2,045 1.290 160 175 XXX 330 35 35,805 2,950 18,125 435 41,290 10,445 950 445 200 200 130 985 3,460 XXX 1,870 10,53 310 1,685 250	3115 3117 3119 Assigné (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3137 3138 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3152 3153 3154 3155 3155 3156 3151 3156 3151 3156 3151 3156 3157 3158 3161 3162 3169 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnel s des	8 8 9 100 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 12 22 23 24 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
10,855 2,385 310 655 725 505 12,470 4,95 35 740 100 XXX 320 255 95 1,140 210 210 25 4,855 1,635	7, 915 2, 935 370 940 7455 135 125 1, 370 280 XXX XXX 90 290 155 55 1, 480 920 480 65 2, 670 145 1, 820	1,550 170 500 480 265 355 15 265 355 XXX 156 120 205 715 600 95 10 2,965	4, 350 1, 450 210 595 455 55 100 780 210 XXX 130 XXX 75 125 855 565 230 1, 260 1, 260 7, 780	9,005 2,780 450 835 850 900 2,580 600 60 60 60 00 2,75 240 240 335 65 1,420 1,015 350 40 2,225 180 1,120	5,805 2,115 365 995 5700 1000 600 1,505 500 XXXX 395 XXX 1155 160 105 50 1,505 1,135 485 485 401 1,520	65 1,640 510 35 485 30 XXX 130 150 250 35 1,095 775 285 30 1,545 130	4,075 1,540 200 755 460 65 455 1,015 440 XXX 180 XXX 180 065 600 1,070 735 305 25 455 400 315	17,895 7,500 695 2,545 2,395 1,570 1,970 4,145 1,685 150 635 90 0XXX 110 680 660 1,050 3,145 745 125 2,195 3225	9,970 4,285 500 2,180 1,140 1,545 715 XXX 250 XXXX 250 XXXX 35 180 165 65 5 1,910 1,305 40 835 65 685	16, 125 6, 965 560 2, 390 2, 270 1, 465 1, 605 110 455 2, 25 5, 25 3, 750 80 605 95 3, 760 2, 920 700 115 1, 850 1, 850 2, 920 700 1, 465 1, 100 1, 1	8,140 3,475 340 1,780 990 225 95 1,270 685 XXX 130 150 50 2,885 1,175 1,125 40 505 60 380	331 3311 3313 3314 3315 Assigné (3) 333 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3337 3339 Assigné (3) 335 3351 3355 Assigné (3)	39 40 41 42 46 47 48 49 50 51 53 55 56 60 61 62

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

						f (0)				Worked in		
			Fai	In t	he labour - e de la pop		ctive (2	)	ду	ant travai Tot		15
Occupation	Tot	al	Tot	al	Emplo Perso occup	nnes	Unemp Person chôm	nes en	Tot	al	Mos full Surtout ten	time à ple
	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F
Quebec † (continued)												
3371 3373 3375 3379 Assigned (3) Major group 41 -	500 320 2,785 900 450	XXX XXX 600 XXX 235	305 245 2,355 755 330	XXX XXX 465 XXX 170	240 155 1,660 505 225	XXX XXX 310 XXX 110	65 90 690 255 105	XXX XXX 160 XXX 55	445 305 2,585 840 425	XXX XXX 510 XXX 195	125 255 1,825 695 295	
Clerical and related occupations 411 4110 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigned (3) 414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4153 4155 4157 4159 Assigned (3) 416 4161 4169 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4177 4179 Assigned (3) 4191 4190 4191 4191 4192 4193 4195 4197 4199 Assigned (3)	143, 440 2, 470 2, 470 280 280 85 33, 190 1, 135 19, 205 8, 750 2, 66 6, 545 5, 715 2, 700 20, 60 20, 375 1, 240 6, 545 27, 700 20, 325 21, 105 1, 260 20, 325 21, 105 1, 260 20, 330 2, 115 1, 675 23, 105 1, 200 3, 300 6, 980 4, 835 27, 735 1, 245 3, 165 1, 505 27, 735 1, 145 1, 615 2, 700 860 860 870 870 870 870 870 870 870 870 870 87	478.785 157,745 695 144.750 7.040 5.260 187,420 3.375 71,120 73,660 1.590 1.050 845 5.775 20,810 730 12,770 500 885 4.375 5,420 XXX 775 495 6,725 5,545 730 300 46,905 600 28,140 920 4,180 921 730 1,080 2,035 6,415 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,400 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855 650 42,855	133,090 2,235 XXX 1,875 255 7 255 1,010 30,845 1,7955 1,930 50,000 50,000 50,000 50,000 1,785 1,950 1,785 1,950 1,785 1,950 1,785 1,105 2,570 1,105 2,100 1,785 1,105 2,100 1,785 1,105 1,000 1,785 1,105 1,000 1,785 1,105 1,000 1,785 1,105 1,000 1,785 1,105 1,000 1,785 1,105 1,000 1,785 1,105 1,000 1,785 1,105 1,000 1,	437, 880 146, 350 645, 134, 860 6, 330 4, 515 153, 080 3, 240 10, 980 925 760 19, 525 11, 285 17, 075 11, 340 4, 850 19, 525 11, 285 17, 075 11, 340 4, 850 19, 525 11, 340 4, 850 19, 525 11, 285 17, 075 18, 525 11, 340 4, 850 19, 525 10, 980 19, 525 10, 980 19, 525 10, 980 19, 525 10, 980 19, 525 10, 980 19, 525 10, 980 10, 525 11, 285 11, 340 10, 525 11, 545 11, 545	121,030 2,025 XXX 1,715 235 28,030 1,085 16,475 7,065 1,840 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 1,550 1,550 1,550 1,280 2,465 1,550 1,550 1,280 2,465 1,550 1,550 1,280 2,465 1,550 1,550 1,280 2,575 1,330 2,575 1,330 2,575 1,330 2,575 1,330 2,575 1,330 2,575 1,330 1,010	395, 660 134, 250 5, 605 4, 660 138, 230 3, 105 58, 620 10, 460 11, 140 15, 425 770 3, 275 4, 255 770 3, 275 4, 360 1, 140 15, 425 770 3, 275 4, 360 1, 140 1,  12,055 205 XXX 160 25 2,820 2,820 2,820 1,035 50 30 110 420 2,065 1,760 1,760 2,065 1,760 2,065 1,760 2,065 1,760 2,065 1,760 335 255 200 1,725 1,05 2,130 2	42,215 12,100 12,100 720 450 14,850 14,850 15,545 525 115 105 820 1,945 1,05 1,585 40 110 610 525 XXX 110 610 525 XXX 110 610 525 75 730 105 110 250 6,000 120 230	137, 240 2, 375 XXX 1, 965 275 8, 240 1, 115 18, 505 8, 240 1, 970 6, 300 535 680 4, 890 1, 670 1, 6	454, 665 150, 955 150, 955 138, 830 6, 665 4, 785 158, 815 3, 315 88, 920 11, 365 810 19, 990 5, 110 19, 990 11, 355 17, 430 650 12, 115 495 5, 125 4, 145 5, 195 5, 195 5, 195 5, 195 6, 195 1,  116, 810 1, 975	33 12 11 11 10 5 3 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143	173.610 136,745 18,115 3.075 19,750 79,605 2,770 1,655	122,980 106,770 7,365 360 3,675 87,220 1,835 285	163,950 128,770 17,305 3,005 19,200 74,795 2,485 1,390	108,090 93,235 6,655 345 3,495 76,290 1,430 225	153,835 119,925 16,930 2,860 18,400 69,040 2,185 1,290	96,335 82,480 6,325 335 3,200 67,235 1,300 170	10,115 8,845 375 145 800 5,750 295 100	10,750 330 10 295 9,060 130	166, 160 130,535 17,715 2,985 19,395 75,785 2,570 1,470	113,740 98,350 7,000 350 3,520 80,370 1,605 265	141, 440 108, 580 16, 940 2, 835 18, 605 50, 315 2, 065 605	6 5

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

340								s-ecnan						
Total			Worked	since Jar	nuary 1, 19	185 - Ay	ant travail	lé depuis	le 1er jar	nvier 1985				
Nostly					Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
	1-26 w	reeks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 semi	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines	Doof-oo-i	
N	To	tal	full Surtout	time à plein	Tot	al	full Surtout	time à plein	Tot	al	full Surtout	time à plein	Profession	
1	М	F	М	F	м	F	М	F	М	F				No
100													Québec † (suite)	
28. 555   104.070   19.710   81.000   24.785   92.100   19.750   62.885   84.085   258.960   77.845   211.165   ravailleurs assimilés   505   27.720   370   47.257   380   31.500   41.850   41	100 1,605 680	XXX 375 XXX	75 1,020 570	XXX 240 XXX	160 530 80	XXX 105 XXX	135 425 65	XXX 55 XXX	45 455 75	XXX 25 XXX	45 390 60	XXX 10 XXX	3373 3375 3379 Assigné(3) Grand groupe 41 -	3
2 030 4 120 1 270 2 075 1 125 1 600 815 980 3,575 3,750 3,255 3,210 4199	505 XXXX 405 60 40 7, 170 3,600 2,620 20 150 9,600 105 9,600 185 210 4,395 710 5,51 125 710 5,52 710 65 65 730 85 730 85 730 85 730 85 730 85 730 740 85 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	27,720 24,825 1,680 1,140 38,765 21,365 21,365 21,365 21,365 300 205 1,495 4,205 3,580 3,085 3,580 1,150 1,150 1,195 1,140 1,195 1,140 1,195 1,150 1,500 1,5	370	18, 210 , 516, 395 16, 395 1, 107 755 19, 675, 225 9, 190 8, 015 935 2, 870 40 210 2, 505 115 1, 935 30 120 815 710 XXX 95 1, 175 990 125 65 6, 775 20 4, 685 775 420 9, 100 125 330 10, 370 220 165 40 470 315	510 XXX 445 400 5 5,925 1300 1,840 45 40 45 40 45 225 1,015 75 100 800 40 8,765 3,730 3,650 155 70 465 330 270 25 3,675 205 570 1,060 185 650 185 650 185 4,575 290 495 210 XXX	31, 475 105, 28, 975 1, 390 1, 010 31, 570 12, 580 14, 890 1, 935 200 175 3, 940 100 265 3, 445 1, 115 3, 940 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	360 XXX 315 300 5 4, 235 1100 2, 8101 855 250 400 150 845 565 85 80 850 40 7, 3655 270 3, 180 301 120 375 230 190 15 200 401 200 401 3, 070 200 401 3, 070 200 405 3, 070 200 405 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 407 3, 070 200 400 400 400 400 400 400 400 400 40	23,580 8,21,745 1,035 715 18,365 8,990 6,310 1,550 1,550 1,500 185 2,645 110 1,830 1,550 1,500 185 1,000 1,850 1,500 1,850 1,500	1.360 XXX 1.15 175 175 175 175 175 175 175 18.580 9.18.605 1.3155	91,760 495 85,025 3,595 2,635 88,485 2,480 42,090 32,685 2,480 40,000 695 10,410 340 6,540 340 6,540 390 545 2,880 2,75 2,55 2,375 3,655 2,185 2	1,245 1,245 1,200 160 355 16,310 980 10,980 2,345 1,245 2,355 430 3,925 435 2,355 11,135 2,555 11,385 11,385 15,285 15,285 15,285 15,285 15,285 15,285 15,285 15,285 15,285 16,885 16,885 17,115 10,885 11,38	79,805, 4600 74,990 3,150 2,110 64,975 2,265 34,175 18,865 7,230 3855 630 9,530 275 5,800 3855 5,2,560 XXX 1755 1,880 3355 1,845 10,170 10,990 3,185 1,850 1,810 1	Employés de bureau et travalileurs assimilés 411 4110 4111 4113 Assigné (3) 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigné (3) 414 4140 4141 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4153 4155 4157 4159 Assigné (3) 416 416 4161 4169 Assigné (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4179 Assigné (3) 4190 4191 4191 4192 4193 4194 4195 4197	7 8 9 100 111 122 133 141 155 166 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

oir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			Fais	In the	ne labour i		ctive (2)		Дуг	Worked in ant travai	lié en 198	5
Occupation	Tota		Tota	a i	Emplo Person occup	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tot		Most full - Surtout tem	timo à p
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	
Quebec † (continued)												
5:45 5:49 Assigned (3) 5:17 5:170 5:171 5:172 5:173 5:174 5:177 5:179 Assigned (3) 5:19 5:190 5:191 5:193 Assigned (3)	6, 0, 65 870, 4, 835 25, 865 3, 0, 40 11, 730 5, 805 2, 130 11, 125 660 620 760 0, 685 2, 0, 10 6, 450 1, 510 3, 40	790 1.095 4.140 12.785 5.055 4.165 295 4.95 3.30 3.425 	5,480 810 4,300 24,775 2,930 11,315 5,540 2,015 1,065 635 635 670 10,405 670 1,925 6,080 1,420 310	690 835 3,260 11,980 4,840 3,840 3,840 295 275 460 295 2,870 xxx 1,175 250 1,285 80	4,765 720 3,730 24,070 2,895 10,965 5,435 1,995 1,000 620 550 605 9,845 660 1,875 5,735 1,320 250	575 650 2,695 11,335 880 4,590 3,660 600 660 255 405 275 2,515 XXX 1,105 215 1,040	715 90 570 705 35 345 105 20 70 20 50 65 560 10 350	115 190 565 645 10 250 175 20 95 15 55 20 360 XXX 70 30 250	5,575 785 4,255,035 3,025 11,525 5,495 2,065 1,045 655 650 670 10,595 670 1,980 6,210 1,430 305	735 935 3,575 12,185 935 4,905 3,880 680 770 295 455 3,210 285 3,210 245 1,570 95	3,380 535 3,305 23,165 2,880 10,830 5,010 1,845 950 620 485 545 9,690 655 1,925 5,660 1,205 245	
Major group 61 - Service occupations 611 611 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 613 6130 6133 6135 6139 Assigned (3) 614 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6162 6160 6162 6165 6169 Assigned (3) 619	209, 330 62, 375 4, 570 15, 550 1, 140 22, 485 10, 660 2, 345 3, 535 61, 855 7, 255 31, 070 2, 790 31, 105 12, 565 2, 970 31, 115 1, 495 580 445 420 170 9, 590 5, 75 13, 300 6, 620 170 9, 590 1, 390 1, 475 1, 390 1, 475 1, 490 1,	212,155 12,635 12,635 12,635 1355 1,340 1,755 10,430 1,755 10,430 1,750 1,120	190,035 57,135 57,135 57,135 14,820 1,080 20,230 1,080 20,230 1,870 1,875 3,100 56,445 2,595 28,560 4,780 2,595 515 380 3,100 1,280 2,595 515 380 3,100 1,280 2,595 515 3,100 1,280 2,595 515 3,100 1,280 1,	181,885 10,630 XXX 60,00 XXX 6,525 275 1,180 1,155 23,955 8,575 44,440 6,130 3,635 5,510 945 4,130 XXX 280 44,545 4,130 XXX 280 44,545 10,20 1,145 11,270 310 1,725 6,710 2,020 1,090 3,053 1,145 12,270 310 1,725 6,710 2,020 1,090 3,055 24,010 2,020 1,090 3,055 24,010 2,020 2,020 1,090 3,055 24,010 2,020 2,020 1,090 3,055 24,010 2,020 2	170, 345 53, 100 4, 120 14, 800 1, 045 18, 030 1, 805 9, 215 1, 445 25, 075 4, 070 9, 905 2, 290 440 310 245 510 100 8, 145 100 100 8, 145 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	157, 235 9, 345 XXX 5, 990 225 55 510 76, 890 3, 450 20, 30 5, 900 3, 450 20, 30 6, 915 37, 905 5, 900 3, 220 XXX XXX XXX XXX 230 39, 830 39, 830 11, 125 10, 325 270 1, 460 5, 910 275 1, 750 5, 910 275 1, 750 5, 910 275 1, 750 5, 910 275 1, 750 5, 910 1, 750 5, 910 1, 750 1, 750 5, 910 1, 750 1,  19.690 4.035 110 215 153 2.200 1005 655 455 455 455 455 455 3.480 3.480 360 360 360 360 135 25 640 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18	24,650 1,280 0,xxx 200 0,xxx 535 555 1855 3065 3000 3,930 1,660 6,535 530 645 1,060 805 2,xxx 500 4,710 2,400 2,650 2,550 1,945 2,750 2,75	196, 785, 60, 045, 4, 420, 15, 285, 1, 100, 21, 425, 2, 265, 3, 195, 57, 535, 6, 975, 28, 740, 4, 900, 11, 640, 2, 780, 2, 195, 155, 9, 680, 665, 1, 210, 4, 900, 4, 900, 665, 1, 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210,	193,040 11,905 11,905 12,505 1,265 1,265 1,660 880 95,230 3,935 25,475 28,180 46,400 6,420 3,805 5,980 1,045 4,470 205 13,650 3,451 1,205 13,255 1,205 13,255 1,205 13,255 1,205 13,255 1,205 13,255 1,205 13,255 1,205 13,255 1,205 13,255 1,205 13,255 1,205 1,2		1	

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

								le 1er jan	vier (985				
1~26 we	eeks - 1	-26 0000	inee			Ayant trav							
Tot		Mos full	tly time à plein	Tot		Mos- full Surtout tem	tly time à plein	49-52 Tota		Most full - Surtout tem	ily time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
2,175	220 530	1,010	125 240	1,165 135	140 170	765 65	70 90	2,240	370 240	1,605 310	280 175	Québec † (suite) 5145 5149	
1,070 2,525 135 1,010 730 260 155 45 100 95 1,370 35 120 835 315 65	1,295 2,015 85 620 770 95 195 105 85 1,065 XXX 145 55 825 40	1.885 1.885 100 8000 535 170 105 25 70 75 920 30 95 570 175	705 1,395 80 470 485 40 160 50 60 55 320 XXX 95 30 180 20	800 4,740 405 2,210 1,210 370 185 90 115 1,435 90 235 185 875	750 2,605 170 825 1,075 140 180 40 105 65 640 XXX 225 60 315 30	605 4,135 3,65 1,960 1,055 310 155 90 100 85 1,285 220 780 150 45	455 2, 115 185 705 830 125 140 35 75 45 380 XXX 185 30 135 20	2,385 17,770 2,490 8,305 3,555 1,430 710 515 330 425 7,790 545 1,630 4,495 935 185	240 1,530 7,565 675 3,450 2,040 420 395 190 245 140 1,510 XXX 845 135 430 30	310 2,020 17,150 2,415 8,070 3,405 1,365 690 3,405 3,405 1,365 505 3,10 3,85 5,30 1,605 4,305 8,85 1,55	175 1,030 6,890 650 3,310 1,725 3455 180 200 1155 1,270 XXX 785 120 285 25	5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigné (3) 519 5190 5191 5193 5199 Assigné (3) Grand groupe 61 Travailleurs spécialisés dans les	
9.100 0.720 145 5.445 310 147 5.445 310 780 6.365 780 8.135 1.420 9.25 880 250 40 1.825 80 250 40 1.825 80 250 81 1.75 80 80 81 1.75 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	67, 490 4,385 XXX 140 XXX 2,225 120 3500 5,250 01,045 2,500 1,365 1,365 1,365	7, 2055 560 90 3, 275 875, 875, 875, 875, 820 1, 910 355, 515, 505, 145, 700 1, 910 1,	35,360 2,055 XXX 75 XXX 725 95 250 700 18,075 5,435 5,930 2,040 8,090 101 1,395 1,100 8,715 XXX XXX 1,805 2,75 90 3,715 435 1,025 2,310 4,090 4,090 3,000 3,	39,020 10,155 530 2,080 2,080 275 1,590 285 13,100 1,200 6,575 1,190 2,945 635 555 590 275 120 125 50 25 1,615 60 1,200 135 50 145 60 1,200 125 435 440 175 30 12,360 535 8,725 3,75 1,670 515	48.830 4.480 XXX 165 XXX 3.535 45 255 2600 1.510 1.730 9.1510 1.520 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2.125 4.300 1.730 6.285 4.155 6.25 4.300 1.730 6.260 1.730 6.260	29,255 8,110 500 1,925 120 3,305 200 1,360 200 495 9,405 1,080 405 400 455 900 1,190 170 645 500 170 645 500 170 645 500 170 645 500 170 645 500 170 645 500 170 645 6,630 345 920 345 920 345	29,585 1,705 XXX 130 XXX 1,180 15 190 45 140 14,805 915 70 905 190 6355 XXX XXX XXX 70 7,640 XXX 1,295 2,995 15 420 2,620 3,520 4,620 3,55 1,295 4,70 3,250 4,70 3,250 2,715 XXX XXX XX	108.660 39.180 3,625 12.475 805 11.300 1.490 6.955 690 1.840 28.065 5.040 14.035 2.290 1.060 1.555 930 245 205 90 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805 3.805 3.170 2.215 2.3170 2.215 2.3170 2.215 2.3170 2.7205 1.070	76,725 3,045 XXX 410 XXX 1,290 155 670 180 240 36,140 2,070 9,145 3,245 1,970 1,325 1,970 1,235 1,970 1,970 1,235 1,970	97, 020 37, 115 3,580 12,350 9,970 1,430 6,745 5,75 1,715 23,620 4,745 11,845 11,845 23,330 910 95 70 5,160 435 3,75 3,620 440 45 85 1,190 650 370 60 20,950 20,65 20,235 1,985 1,015 910	57. 335 2.395 390 300 120 650 75 185 26.275 1.866 2.565 2.565 2.565 1.965 2.565 3.150 435 955 2.565 3.150 60 60 60 1.385 2.56 2.740 3.740	services 511 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigné(3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné(3) 613 6130 6133 6133 6133 6133 6133 6134 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigné(3) 616 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census — 20% Sample Data

				lorked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis	le 1er janv			
				Enio	In th	e labour 1		**ive (2)		Аув		ilé en 1985	5
	Occupation	Tota	,	rais	ant partie	de la pop	diacion a	- (2)			Tota		
				Tota	a l	Emplo - Persor occup	nes	Unempl Personr chôm	nes en	Tota	a I	Most full f Surtout i temp	time b plein
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Quebec † (continued)												
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	7183	64.985 25.645 25.265 380 39.340 1.440 9.205 4.810 14.850 XXX 880 6.380 1.535	18, 405 2, 485 2, 410 70, 15, 920 XXX 5, 050 3, 115 2, 080 390 XXX 3, 290 760	59.840 24.875 24.560 315 34.960 1.395 8.460 3.755 13.515 XXX 790 5.625 1.225	16, 325 2,330 2,260 70 13,995 XXX 5,700 2,520 1,795 285 XXX 2,880 600	54.500 24.765 24.465 300 29.730 1,310 7,535 2,705 11.585 XXX 520 4.865 930	14,675 2,300 2,235 65 12,380 5,510 1,945 1,415 200 XXX 2,590 515	5,340 115 95 15 5.230 85 925 1,050 1,925 XXX 165 755 300	1,650 30 25 5 1,620 XXX 1990 575 380 80 0 XXX 295 90	61,045 24,580 24,255 335 36,460 1,400 8,780 4,500 13,445 XXX 850 5,950 1,315	17,010 2,330 2,270 60 14,680 XXX 5,725 2,925 1,795 365 XXX 3,055 600	51,465 22,775 22,535 245 28,685 1,295 6,985 3,505 10,475 XXX 675 4,630 950	11.470 1.810 1.785 30 9.660 XXX 3.510 2.090 1.335 175 XXX 2.015 370
14 15 16 17 18	Major group 73 - fishing, trapping and related occupations 731 7311 7313 7319 Assigned (3)	4,395 4,390 445 3.020 575 185	595 595 XXX XXX 315 20	3,955 3,955 430 2,765 540 160	515 515 XXX XXX 290 10	3,285 3,280 410 2,290 435 110	375 375 XXX XXX 210 5	675 670 25 475 105	135 140 XXX XXX 80 5	4,140 4,145 445 2,850 525 160	565 560 XXX XXX 300 20	3,665 3,660 415 2,565 445	420 415 XXX XXX 215 15
20 21 22 23 24 25 26 27 28	7516 7517 7518	24.840 24.840 1.820 875 12,165 660 3.595 4.370 1,135	1,490 1,490 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1,045	22,100 22,100 1,725 825 10,515 595 3,350 3,980 930	1,270 1,270	14,555 14,555 1,490 780 5,895 400 1,960 3,275 600	890 890 XXX XXX XXX XXX XXX 645 25	7,540 7,545 235 50 4,620 195 1,390 700 330	380 375 XXX XXX XXX XXX XXX 255 15	23,345 23,345 1,775 820 11,520 645 3,535 3,835 1,010	1,270 1,270 XXX XXX XXX XXX XXX 890 35	20,440 20,440 1,670 785 10,075 595 3,265 3,055 820	930 930 XXX XXX XXX XXX XXX 620 20
29 30 31 32 33 34 35 36 37	7718 7719	11.790 11.790 1.785 2.145 350 3.750 2.050 1.030 590	240 240 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10	10,795 10,790 1,690 1,985 310 3,450 1,835 945 500	205 205 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	9,010 9,010 1,575 1,385 265 3,105 1,420 805 395	150 145 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,790 1,785 110 595 45 340 415 140	60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	11,395 11,390 1,730 2,095 340 3,620 1,980 1,030 525	205 205 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10,580 10,580 1,685 1,815 305 3,460 1,775 980 485	190 190 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	811 8110 8111 8118 Assigned (3) 813/814 8130 8131 8133 8135 8137 8141	117, 110 1.715 265 300 470 40 14.925 2.150 1.460 300 475 1.705 305 470	30,835 50 XXX XXX XXX 610 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	109,480 1,550 250 265 395 40 13,920 2,005 1,350 285 445 1,625 275 430	27,045 45 XXX XXX XXX 555 XXX XXX XXX XXX XX	99, 910 1, 385 255 220 335 12, 820 1, 955 1, 245 255 395 1, 520 275 395	22,750 30 XXX XXX XXX 495 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	9,570 165 5 50 60 10 1,105 50 105 30 55 105	4,300 10 XXX XXX XXX 555 XXX XXX XXX XXX XXX XX	113,215 1.665 255 305 435 40 14.535 2,125 1.440 300 440 1.685 305 455	28,525 50 XXX XXX - 560 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	103,745 1,580 255 275 415 30 13,890 2,085 1,380 295 420 1,595 295 440	22.915 45 XXX XXX 525 XXX XXX XXX XXX XX

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked a	ince Jar	Worked in					vier 1985				
1~26 we	eeks - 1	1-26 sema	ines			27-48 sema	aillé en 19		weeks -	49-52 sema	ines		
Tota	al	Mos full Surtout tem	time à plein	Tota	в	Most full Surtout tem	time à plein	Tota		Most full t	ly time	Profession	
М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		
												Québec † (suite)	T
19,590 1,300 1,195 100 305 3,330 3,080 7,580 XXX 490 2,635 780	5,815 220 210 15 5,590 XXX 855 1,825 1,330 210 XXX	830 770 60	3,705 100 5 3,600 XXX 440 1,290 95 XXX 600	8,380 1,825 1,775 50 6,555 3,25 1,130 595 3,190 XXX 165 930 190	2,015 300 280 15 1,720 XXX 550 395 245 60 XXX 350 80	6,840 1,425 1,330 35 5,420 305 910 460 2,675 XXX 145 765 145	1, 285 230 225 1, 055 XXX 255 290 175 25 XXX 225 45	33,075 21,460 21,280 11,620 770 4,320 825 2,695 XXX 195 2,380 335	9,180 1,815 1,785 30 7,365 XXX 4,315 695 215 95 XXX 1,680 295	30,590 20,525 20,370 150 10,065 735 3,635 725 2,415 XXX 170 2,045 260	6.485 1.475 1.460 20 5.010 XXX 2.815 510 160 55 XXX 1.190 215	Grand groupe 73 -	3 4 4 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3,410 3,405 305 2,490 390 135	485 485 XXX XXX 250 10		355 355 XXX XXX 180 10	510 510 110 295 70 15	15 15 XXX XXX 10	465 465 95 280 55	15 15 XXX XXX 5	220 220 30 65 65	80 80 XXX XXX 45	190 190 25 50 60 15	50 50 XXX XXX 30 5	731 7311 7313 7319 Assigné(3) Grand groupe 75 -	
14, 155 14, 165 510 395 7, 535 270 1,770 2,890 595	1,035 1,035	12,105 455 375 6,555 230 1,625 2,260	750 755 XXX XXX XXX XXX XXX 560 20	6, 425 6, 425 620 165 3, 070 205 1, 470 660 175	165 160 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 65	5,800 5,800 605 145 2,735 195 1,370 550	120 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 35	2,755 2,755 645 260 915 170 295 280 145	70 75 XXX XXX XXX XXX XXX 40 5	2,540 2,540 610 260, 790 170 275 245 140	55 55 XXX XXX XXX XXX 30	Travailleurs forestiers et bûcherons 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers,	
3,075 3,070 215 825 100 740 775 195 190	90 95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5	2,580 2,580 205 645 75 660 635 170	85 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,410 3,410 450 715 145 1,070 615 275	55 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3, 165 3, 165 425 640 140 1,010 555 245	50 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,905 4,905 1,065 555 95 1,810 590 560 205	55 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,830 4,830 1,055 530 95 1,785 585 560 195	55 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7713 7715 7717 7718 7719 Assigné (3) Grand groupe 81/82 -	
22,070 370 20 75 140 10 2,150 80 180 20 80 225 70	10,315 25 XXX XXX XXX - 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	305 25 50 120 10 1,885 65 150 20 70 200 25	6,820 20 XXX XXX - 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25,060 500 65 110 125 10 3,315 350 370 105 380 80	6,570 5 XXX XXX XXX 85 XXX XXX XXX XXX XXX XX	22,705 485 65 105 125 5 3,080 340 345 110 320 75	5,455 - XXX XXX - 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	65,085 795 170 120 170 15 9,065 1,695 1,695 175 255 1,095 195	11,635 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	64,045 785 170 120 170 15 8,915 1,675 885 175 240 1,080 195 280	10.645 25 XXX XXX XXX 350 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	Assigné (3) 813/814 8130 8131 8133 8135 8137	

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

# Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

		Į4	lorked sinc	e January	1, 1985	- Ayant t	ravaillé	depuis l	e ter janv	/ier 1985		
			Fais	In ti	he labour '		ctive (2)	-	Ays		lié en 198	5
Occupation	Tota	1	Tota		Emplo Person occup	oyed nnes	Unempl Personn chôm	oyed les en	Tota	Tot	Most full Surtout	time à plein
	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F
Quebec † (continued)												
8146 8148 8149 Assigned (3) 815 8150 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigned (3) 816/817 8160 8181 8165 8176 8178 8179 Assigned (3) 821/822 8210 8211 8213 8215 8217 8221 8223 8226 8227 8228 8229 Assigned (3) 823 8238 8239 Assigned (3) 823 8238 8239 Assigned (3) 825 826 827 8288 8299 Assigned (3) 823 8238 8239 Assigned (3) 823 8238 8239 Assigned (3) 825 8250 8261 827 8288 8299 Assigned (3) 825 8250 8261 827 8260 8261 827 8260 8261 827 8260 8261 827 8260 8261 827 8260 8261 827 8260 8261 827 8260 8261 827 8260 8261 827 8260 8261 827 827 8260 8261 827 827 8260 8261 827 827 8260 8261 827 827 8260 8261 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827	780 5.800 5.	XXX 255 XXX  450 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	740 5,400 8300 5400 3,225 2300 5900 3000 660 655 1,455 1,630 1,055 3,15 36,590 2,205 3,15 36,590 12,505 1,235 1,185 12,245 330 1,710 1,245 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,245 1,250	XXX 230 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	705 4.870 7755 5.770 2.835 5.90 1.155 9.320 1.570 3.355 5.95 1.955 1.955 1.955 1.950 3.050 2.855 1.950 3.050 2.855 1.950 3.050 2.855 1.950 3.050 2.855 1.1585 1.1,585 9.70 1.1,105 1.1	XXX 205 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	35 525 990 75 390 10 40 35 55 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	XXX 20X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	755 5.600 8500 5700 3.375 360 275 360 275 360 3.375 5695 6.15 3.15 5992 6.85 1.040 3.15 9.290 3.365 3.345 3.7, 685 1.220 3.345 1.225 1.320 1.360 1.370 1.370 1.360 1.370	XXX 235 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	735 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.295 5.270 3.35 2.70 3.05 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6	XX 21 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	NO! KEG	ed since par			ent travail Ayant trava			vier 1985				
1-26 weeks	1-26 sem	semaines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Total	full	Mostly ull time out à plein temps	Tot	al	Most full Surtout	time à plein	Tota	ıl	Most full Surtout i	time à plein	Profession	
M F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
255 55 1,040 1,755 1,045 205 315 290 190 190 290 1915 325 425 425 3,745 150 180 435 1,835	50 9605 X 135 25 745 XX 152 26 745 XX 15 XX 15 XX 55 XX 170 XX 65 XX 125 - 60 75 1,355 XX 125 - 80 XX 145 55 XX 125 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	90	145 1,315 210 170 910 75 75 90 150 90 195 215 225 235 215 70 145 530 615 75 6,865 495 90 1110 2,195 120 350 230 3,965 225 1,320 350 230 3,965 225 1,320 350 230 3,965 245 1,790 155 1,675 5,865 1,790 1,160 2,445 1,675 5,860 1,110 2,195 1,675 1,675 5,860 1,15 2,795 1,675 5,860 1,155 1,675 5,860 1,155 1,675 5,860 1,155 1,675 5,860 1,155 1,675 5,860 1,155 1,675 5,860 1,155 1,675 5,860 1,155 1,675 5,860 1,675 5,875 5	XXX 355 XXXX XXX XXX XXX XXX XXX	140 1,210 200 145 850 75 75 90 130 80 190 195 50 130 80 190 195 50 60 5,780 80 80 135 475 570 60 5,780 80 135 475 570 60 5,780 80 135 475 570 60 135 475 570 60 135 475 570 60 135 475 570 60 135 475 570 60 135 475 570 60 135 475 570 60 135 475 570 60 135 475 570 60 135 185 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188	XXX 330 XXX 255 S55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	525 3,170 490 290 1,610 260 125 90 275 160 285 335 655 22,755 1,130 500 8,740 1,325 22,275 1,150 500 8,790 555 855 1,990 985 3,990 985 3,990 985 3,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 985 1,090 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0	XXX 140 XXX - 180 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	510 3, 125 485 265 1, 580 125 90 265 16, 590 1, 225 266 1, 095 2, 215 2, 215 495 3, 340 8, 315 55 575 1, 030 7, 750 935 2, 945 5, 350 860 1, 020 2, 1, 95 1,	XXX 145 XXX - 160 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	Québec † (suite)  8146 8148 8149 Assigné (3) 815 8150 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigné (3) 816/817 8160 8161 8176 8176 8177 8180 8178 8179 Assigné (3) 821/822 8210 8211 8213 8215 8217 8211 8213 8215 8217 8221 8223 8226 8227 8228 8229 Assigné (3) 823 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8230 8231 8233 8236 8239 Assigné (3) 825 8258 8259 Assigné (3) 8256 8258 8259 Assigné (3) 8256 8258 8259 Assigné (3) 8256 8258 8259 Assigné (3) 8260 8261 8263 8265 8267 8271 8273 8275 8276 8278 8279 Assigné (3)	

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

			,	lorked sinc	e January	1, 1985	- Ayant t	ravaillé	depuis	e ler janv			
				Faia		ne labour		na iun (9)		Aya	Worked in int travai	1985 - lié en 1985	5
	Occupation	Tota	1	Pais	ant partie	Emplo		Unemp			Tot	Most	
				Tota	1	Perso	nnes	Person	nes en	Tota	в	full for Surtout is temp	plein
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Quebec † (continued)												
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	60	50	50	40	50	40	-	-	60	40	55	35
2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 1 12 1 1 3 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3	8315 8316 8319 Assigned (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8336 8337 8339 Assigned (3) 835 8355 8355 8357 8359 Assigned (3) 837 8370 8371 8373 8379 Assigned (3) 837 8379 Assigned (3) 837	58, 435 21, 595 1, 360 1, 635 14, 570 2, 345 640 755 35, 675 1, 885 660 5, 265 2, 735 21, 830 395 830 670 1, 395 5, 120 460 1, 330 1, 920 2, 905 2, 800 1, 905 2, 800 1, 905 2, 800 1, 905 2, 800 1, 905 2, 800 1, 905 2, 800 1, 905 2, 9	3.180 740 XXX XXX 355 XXX XXX XXX 25 1,410 XXX XXX 250 755 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	64,505 20,345 1,295 1,565 13,760 2,185 600 600 600 33,620 1,810 5,000 2,550 20,700 355 770 640 1,190 4,870 4,870 4,870 4,870 1,275 1,830 710 265 125 2,745 2,240 1,025 610 590 1,025 2,925 2,000 285 120	2,800 640 XXX XXX XXX XXX XXX 155 1,245 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	57,865 19,125 1,245 1,490 12,980 2,025 2,855 575 545 29,300 1,720 300 535 4,205 2,315 18,200 535 4,205 2,315 18,200 1,115 1,655 500 2,70 1,100 2,70 2,70 1,655 50 2,70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	2,385 575 XXX XXX XXX XXX 15 1,010 XXX XXX 205 520 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	6,640 1,220 50 775 160 155 25,120 4,325 95 205 170 105 360 535 175 160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	435 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	66,010 20,855 1,330 1,565 14,140 2,235 24,140 1,865 515 565 34,490 1,865 5130 2,630 21,125 3,75 815 630 1,310 4,850 4,50 1,245 1,840 695 5,100 2,815 2,630 1,245 1,840 695 5,100 2,815 2,630 1,245 1,840 695 5,105 610 610 1000 2,995 2,035 120	2,930 665 XXX XXX XXX XXX 20 1,315 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	52,255 20,045 1,285 1,505 13,680 2,135 570 580 32,380 1,775 580 4,805 2,500 19,870 360 750 565 1,150 4,525 440 1,740 1,740 1,740 620 250 135 2580 250 135 75 2580 250 136 250 137 250 137 250 138 250 138 250 138 250 138 250 100	2.680 620 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x
388 390 411 443 445 455 557 558 558 558 558 558 558 558 558 5	851/852 8510 8511 8513 8515 8523 8526 8527 8528 8529 Assigned (3) 853 8530 8531 8533 8534 8535 8535 8536 8537 8538	198, 665 17, 755 2, 135 335 3, 240 1, 545 1, 115 2, 553 460 1, 030 4, 550 740 30, 430 1, 970 3, 015 12, 665 1, 785 1, 785 1, 785 1, 455 1, 455 1, 435 1, 435	96,100 2,350 XXX XXX 275 XXX XXX 255 1,010 5,810 XXX 1,405 XXX 1,405 XXX 1,830 255 800 800 XXX 465 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840	187, 885 16, 880 2, 050 3, 110 1, 485 1, 040 2, 450 970 4, 270 700 2, 8, 885 1, 900 2, 8, 15 12, 060 1, 670 5, 420 1, 410 1, 285 755 660 900	83,945 2,070 XXX XXX 240 XXX XXX 230 XXX 910 60 5,340 XXX 1,310 XXX 1,590 235 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720	172,555 15,385 2,015 2860 2,860 1,405 970 2,370 3,870 575 26,760 1,275 1	71,705 1,790 XXX 210 XXX XXX 220 XXX XXX 740 45 4,615 XXX 1,120 XXX 1,425 210 650 XXX 355 275 575 155	15.335 1.490 45 40 255 80 70 90 25 165 605 125 2.125 55 55 55 52 320 102 90 122 70 70	12,235 285 XXX 25 XXX 10 XXX XXX 170 10 725 XXX 195 XXX 260 25 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	191,025 17,175 2,100 325 3,140 1,085 2,490 4,25 990 4,380 29,355 1,965 2,850 12,260 1,260 1,300 760 670 900	88,890 2,195 xxx xxx 270 xxx xxx 245 xxx xxx 100 5,615 xxx 1,340 xxx 1,790 245 780 245 780 245 780	178,900 16,345 2,070 305 2,990 4,435 1,025 2,430 410 910 4,090 605 27,635 1,900 2,730 11,605 1,595 5,125 5,125 5,125 5,125 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,7	76,865 1,985 1,985 1,985 1,985 240 1,000 1

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Jar	nuary 1, 19	185 - Aya	ant travail	lé depuis	le 1er jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
1-26 w	eeks - 1	l-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sems	eines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	Danfara i an	
Tot	tai	full.	à plein	Tot	a!	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota	al	Most full - Surtout i tem	time è plein	Profe≊sion	
М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		No
												Québec † (suite)	
15, 785 2, 615 40, 150 1, 715 375 185 6, 905 165 40, 900 465, 4, 390 485 1, 085 3, 310 410 200 65, 40 900 150 30 310 40 100 100 100 100 100 100 100 100 10	590 115 XXX  9,845 2,220 30 00 130:15:5 10 105,850 410 3,750 410 3,750 415,885 255 245 3455 245 3455 250 20 20 20 20 40 20 415 355 160 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100	585 80 XXX XXX 50 XXX XXX 53 300 XXX XXX XXX 55 145 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	17, 455 4,060 295 2,530 190 190 145 10,185 1,855 1,25 1,45 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,2	830 200 XXX 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	10 16, 405 3, 860 2,510 570 120 130 9,525 400 1400 1,720 655 220 290 1,345 125 395 475 200 70 40 855 60 395 155 60 395 40 1,75 20 120 120 120 120 120 120 120	750 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	36,770 14,180 1,100 1,115 9,800 1200 355 350 17,395 1,275 425 2,370 1,435 10,475 230 355 335 495 2,335 300 500 940 270 130 155 1,300 165 345 455 45 455 45 1,560 945 210	1. 405 355 XXX 170 XXX XXX XXX XXX 10 605 XXX XXX 115 315 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	36,010 13,965 1,080 1,100 9,655 1,250 205 335 16,985 1,250 2330 1,415 10,230 350 2290 295 440 2,290 260 130 155 1,260 355 1,260 355 1,510 910 205 60	1.345 355 xxx 165 580 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	8330 8331 8333 8334 8335 8337 8339 Assigné (3) 835 8355 8355 8357 8359 Assigné (3) 837 837 837 837	2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 120 121 22 23 4 25 5 27 28 29 30 132 2 33 34 35 6 37	
30,770 2,800 70 85 480 180 265 235 45 300 970 155 3,920 100 445 1,600 265 680 160 120 190 130 230	24,175 xxx xxx xxx 30 xxx xxx 350 45 1,065 xxx 225 xxx 395 35 145 145 145 145 145 145 145 14	2, 405 70 80 400 165 220 210 355 825; 125 3, 145 1, 320 205 515 100 135 115	18,635 560	41,720 4.080 385; 75 740 335 360 450 50 210 1,285 165 5,590 305 615 2,565 365 760 295 195 165 165	27,755 490 XXX XXX 35 XXX 45 XXX 270 1,300 XXX 350 XXX 350 XXX 385 35 1800 80 80 80 80 80	38,370 3,845 370 75 700 320 345 415 60 200 1,200 1,507 590 2,320 345 670 275 155 145 130 165	23,715 435 XXX XXX 35 XXX 45 XXX XXX 240 5 1,215 XXX 310 XXX 385 30 180 00 XXX 180 00 40	118,535 10,295 1,650 1,915 970 460 1,805 2,120 475 2,120 19,845 1,560 1,785 8,095 1,075 4,080 985 400 390 495	36,955 1,060 2,000 1,060 2,000 1,060 2,000 1,060 2,000 1,060 2,000	115,530 10,095 1,630 1,630 1,630 455 1,895 950 455 2,070 330 19,425 1,755 1,050 1,775 7,965 1,050 3,945 970 930 395 385 465	34,520 995 XXX 150 XXX XXX 160 XXX XXX 300 25 3.115 XXX 970 170 170 170 175 95		38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Voir note et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

			lorked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis I	e ler janv			
			Faie		ne labour f		-tive (2)	-	Ауа		llé en 198	5
Occupation	Tota		rais	ant partie	de la pop	ulation a	etive (2)			Tot		
			Tota	s1	Persor occup	ines	Unempl - Personn chôma	es en	Tota	ıl	Most full f - Surtout i temp	time aplein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Quebec † (continued)												
854 8540 8541 8548 8549 Assigned (3) 855/856 8550 8551 8553 8555 8561 8562 8563 8566 8568 8569 Assigned (3) 857 8570 8571 8573 8575 8576 8578 8578 8578 8580 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8588 8588 8589 Assigned (3) 859  Assigned (3) 8597 Assigned (3) 8598 Assigned (3) 8599 Assigned (3) 8599 Assigned (3) 8599 Assigned (3) 8599 Assigned (3)	17, 865 2, 125 10, 770 3, 155 900 690 22, 025 2, 660 3, 575 2, 560 910 1, 935 2, 435 2, 435 2, 410 920 6, 835 700 1, 260 990 260 585 87, 455 8, 435 2, 456 87, 455 87,	1, 385 XXX 620 390 XXX 45 78, 310 2, 195 1, 400 24, 725 880 2, 215 4, 765 4, 765 4, 765 4, 765 4, 765 5, 755 640 647 657 657 657 657 657 657 657 65	16, 905 2, 040 10, 220 2, 910 840 20, 385 3, 270 2, 405 885 1, 745 2, 375 2, 385 460 1, 315 2, 210 250 6, 500 6, 570 1, 200 940 83, 155 8, 105 88, 155 8, 105 88, 155 8, 105 88, 155 8, 105 88	1, 195	15, 235 1, 975 9, 185 2, 575 575 520 18, 230 2, 420 2, 870 2, 240 2, 145 410 1, 110 1, 110 1, 855 530 800 77, 590 78, 865 2, 25 530 800 225 530 800 21, 805 21, 805 2	1,020 2,55 2,55 58,185 1,795 1,055 18,590 645 1,595 2,160 3,315 2,555 1,590 0,000 0,	1,670 60 1,035 335 95 120 2,150 95 395 170 105 245 240 55 205 360 80 80 80 25 35 145 277 277 277 277 277 288 110 1,770 1,70 1,	170	16, 865 2, 075 10, 200 2, 930 815 810 20, 775 5, 285 3, 425 2, 435 875 1, 850 2, 290 2, 415 5005 1, 305 2, 230 805 6, 595 6, 695 1, 220 945 255 566 890 1, 755 223 945 255 565 2, 543 3, 225 2, 978 2, 298 2, 297 2, 088 24, 015 1, 795 52, 300 15, 445 1, 830 4, 905 455 1, 110 1, 220 1, 545 1, 110 1, 226 1, 545 1, 1830 4, 905 265 455 3, 440 680	1. 295 XXX 580 355 XXX 45 72.070 1.265 22.570 820 2.955 2.910 2.890 4.405 3.510 2.055 XXX 270 4.55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	15, 415 1, 990 9, 250 2, 700 500 19, 070 3, 180 2, 255 8, 15 1, 625 2, 085 2, 190 470 1, 165 2, 050 6, 115 690 1, 120 885 6, 115 690 1, 120 885 80, 205 8, 100 8, 100 1, 100	1, 0i 4, 33 X 61, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Construction trades occupations 871 8710 8711 8713 8715 8718 8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 8735 8736 8738 8739 Assigned (3)	171,900 25,250 3,930 9,915 2,415 1,175 6,470 285 1,060 30,410 5,015 3,275 12,830 5,555 1,200 655 940	3,720 295 XXX XXX XXX XXX 10 1,200 XXX XXX XXX 345 290 XXX XXX 35	160, 100 23, 250 3, 725 9, 305 2, 230 1, 035 5, 815 250 905 29,020 4,720 3, 150 12,330 5,355 1,110 610 905	3, 165 255 XXX XXX XXX XXX XXX 10 1,050 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	136, 330 19, 005 3, 430 7, 620 1, 630 985 4, 555 180 620 26, 340 4, 520 2, 910 10, 720 5, 050 1,040 475 880 735	2.690 210 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	23,770 4,245 295 1,690 45 1,255 70 290 2,680 200 240 1,605 305 65 130 30	470 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	165, 215 24, 445 3, 880 9, 690 2, 330 1, 130 6, 215 280 925 29, 805 4, 945 3, 225 12, 500 5, 470 1, 180 640 925 880	3,485 275 XXX XXX XXX XXX 5 1,165 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	144,330 21,655 3,620 8,530 2,010 1,050 5,430 260 765 27,825 4,685 3,140 11,255 5,280 11,55 620 895 799	2,9

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Jar	nuary 1, 19	85 - Aya	ent travai	llé depuis	le 1er jan	vier 1985				T
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
1-26 w	eeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tot	tal	full Surtout	tly time - à plein nps	Tot	al	Mos full Surtout tem	time à plein	Tota	a I	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
2 020	470	2 (05	0.75	4 700	405							Québec † (suite)	
3.830 215 2.325 860 230 1655 3.690 160 5055 325 325 325 325 325 370 245 370 245 370 245 360 265 325 325 325 325 325 325 325 325 325 32	470  XXXX  220  150  150  150  20  19,625  6,360  80  7,520  845  955  1,310  1,085  6,360  1,085  1	285 40 9,565 340 5,095 245 155 2,660 180 30 50 380 420	375 XXX 175 115 XXX 175 115 XXX 15 15,020 300 4,475 60 6,010 675 850 1,055 780 540 540 540 540 540 540 540 540 540 54	4,720 4,720 3,080 835 170 150 5,515 455 1,095 725 260 330 550 205 1,490 1,500	435 XXX 215 100 XXX 10 23,655 7,750 295 840 120 9,470 895 820 1,385 1,080 425 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	4,350 3,350 2,800 805 1,25 4,975 4,9	380 XXX 185 85 XXX 10 20,015 520 345 6,185 255 775 105 8,375 740 1,155 760 380 XXX 500 100 XXX 500 100 XXX XXX 70 100 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	8, 310 1, 455 4, 790 1, 235 4, 790 1, 235 1, 560 1, 970 1, 825 1, 340 520 890 1, 420 230 605 1, 145 350 470 130 350 470 130 350 450 990 155 6, 785 25, 320 230 1, 470 1, 495 1, 4	395; XXX 150 110 XXX 10 28.785; 1.245 495 1.245 495 1.165 1.100 1.705 1.375 890 XXX 145 3055 520 XXX 140 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7,965 1,405 4,590 1,190 400 260 1,1955 1,955 1,750 1,375 1,190 230 570 1,100 320 3,615 555 595 547 1,100 1,105 555 595 547 1,100 1,1	340 XXX 115 100 XXX 115 100 XXX 10 25,795 1,180 4755 620 125 1,500 1,085 1,050 1,085 1,050 1,085 1,050 1,080	854 8540 8541 8548 8549 Assigné (3) 855/856 8550 8551 8551 8553 8555 8561 8568 8568 8568 8568 8577 8570 8571 8573 8576 8578 Assigné (3) 857 Assigné (3) 857 8578 8578 8578 Assigné (3) 858 8588 8589 Assigné (3) 858 8588 8589 Assigné (3) 8588 8589 Assigné (3) 8588 8589 Assigné (3) 8588 8589 Assigné (3) 8588 8589 Assigné (3) 8588 85898 Assigné (3) 8590 8591 8592 8593 8595 8598 Assigné (3) 8599 Assigné (3)	1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 4 4 15 16 17 18 9 20 1 22 23 4 25 6 27 22 9 30 1 32 2 23 33 4 35 6 37 8 39 9 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47,305 8,105 575 2,830 1,080 210 2,860 105 450 4,135 275 330 2,455 70 220 80 80 80 165	XXX XXX	6,560 470 2,300 850 180 2,295 370 3,310 200 275 1,895 475 65 200 70	XXX	58,645 7,985 1,100 3,885 755 380 1,560 105 195 8,460 1,225 950 4,630 200 125 155 280	965 70 XXX XXX XXX XXX XXX 275 XXX XXX XXX 60 65 XXX XXX	51,720 7,145 1,025 3,400 695 350 1,410 90 175 7,725 1,115 920 4,155 200 120	800 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	59,260 8,350 2,205 2,970 495 540 1,790 275 17,205 3,450 1,975 5,415 4,035 905 300 690 435	1,340 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 220 185 XXX XXX XXX XXX	56,555 7,950 2,125 2,825 465 515 1,730 16,785 3,370 1,945 5,210 3,980 895 300 690 400	1,265 95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 220 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	8730 8731 8733 8735 8736 8738	49 50 51 52 53 55 55 55 56 66 66 66 66

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

				In ti	ne labour	force (2)			Aya	Worked in	1985 - lié en 198	5
			Fais	ant partie	de la pop	oulation a	ctive (2)			Tot	al	
Occupation	Tota	1	Tota	n I	Emplo Perso occup	nnes	Unemp   Personr chôm	es en	Tota	a !	Most full  Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F
Quebec † (continued)												
878/879 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8795 8798 8799 8799 8799 8799	116, 245 14, 830 30, 940 5, 720 1, 625 3, 230 8, 880 1, 385 2, 225 12, 595 1, 810 1, 830 1, 155 14, 290 10, 805 4, 925	2,230 250 360 360 XXX XXX 670 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	107, 830 14, 110 28, 640 5, 355 1, 560 3, 100 8, 130 1, 285 2, 095 11, 875 1, 720 1, 750 1, 115 12, 945 9, 970 4, 185	1,865 220 320 XXX XXX 515 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	90,990 13,295 24,415 4,710 1,295 2,785 6,765 945 1,600 10,250 1,165 1,58	1,550 205 280 XXX XXX 415 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	16, 845 820 4, 225 640 265 335 1, 360 490 1, 630 555 165 180 3, 345 1, 435 1, 060	310 15 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	110,965 14,505 29,595 5,545 1,570 3,085 8,350 1,335 2,180 12,250 1,765 1,130 13,525 10,170 4,240	2,040 245 325 325 325 325 325 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327	94,845 13,135 25,305 4,625 1,315 2,540 6,633 1,125 1,575 11,170 1,485 1,650 1,060 11,295 8,340 3,605	1,5 2 2 2 X X X X X X X X X X X X X X X X
Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 9110 9111 9113 9119 Assigned (3) 913 9130 9131 9133 9135 9139 Assigned (3) 915 9159 9151 9153 9155 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 1919 Assigned (3) 919 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 9199 Assigned (3) Major group 93 - Material handling and	116, 960 3, 425 750 1, 340 870 370 90 6, 815 1, 535 1, 555 1, 590 300 245 3, 910 1, 215 650 1, 055 640 1, 85 100, 320 4, 785 12, 335 100, 320 4, 785 12, 335 100, 320 4, 785 12, 335 100, 320 10	5,560 345 XXX XXX XXX XXX 15 265 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	109,130 3,225 715 1,245 840 340 95 6,225 1,330 1,415 1,535 1,465 290 205 3,595 1,095 620 980 150 93,835 11,750 95 4,435 11,750 4,900 1,860 3,405 2,250 470 385 1,100	5,145 315 XXX XXX XXX 15 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	98,545 3,115 690 1,190 815 3300 95 5,955 1,280 1,350 1,350 285 11,350 285 11,415 705 48,4205 11,415 7,130 57,510 1,690 2,900 1,740 4,500 1,740 1	4,755 305 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	10,585 115 20 55 25 10 0 60 85 5 15 715 170 95 285 100 40 8,985 330 350 7,395 170 500 500 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	390 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	112,705 3,355 735 1,315 855 360 90 6,675 1,465 1,500 1,615 1,560 300 230 3,750 1,190 625 1,020 600 180 96,510 4,720 12,075 7,795 66,400 1,945 3,580 2,420 495 410 1,185	5,305 345 XXX XXX XXX 20 255 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	99,695 3,250 725 1,260 835 355 6,465 1,465 1,525 1,530 295 205 3,425 1,120 595 925 1,145 84,380 4,085 10,815 6,640 58,070 1,720 3,055 2,175 475 395 990 105	4.03 XXXXX 22 XXXXXX 1.06 3.37 3.31 1.06
related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9314 9315 9317 9318 9319 Assigned (3)	45,315 45,315 1,555 4,805 8,905 1,170 6,365 12,710 7,130 6,000 2,070	14,250 14,250 XXX XXX 265 XXX XXX 12,100 650 XXX 695	41,305 41,310 1,490 4,435 8,055 1,085 6,150 11,365 6,465 545 1,715	12, 155 12, 155 XXX XXX 240 XXX XXX 10, 395 535 XXX 490	35,565 35,565 1,385 6,805 9,655 5,655 9,855 5,275 485 1,290	9,700 9,700 XXX XXX 220 XXX XXX 8,305 405 XXX	5.745 5.740 105 585 1,250 120 495 1,515 1,190 65 425	2,460 2,455 XXX 20 XXX 2,095 140 XXX	42,850 42,850 1,525 4,730 8,465 1,055 6,205 11,780 6,880 575 1,830	12,990 12,990 XXX XXX 235 XXX XXX 11,125 545 545 575	33,265 33,265 1,440 4,415 6,405 670 5,815 7,180 5,420 5,420	10.0 10.0 10.0 3 8.6 4

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	185				
1-26 w	eeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	
Tot	tal	Most full - Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos full - Surtout tem	time à plein	Tot	el	Most full  Surtout tem	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
15,065 2,320 9,350 1,820 610 895 3,270 410 935 2,350 640 360 220 6,365 3,695 1,835	850 55 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,730 7.115 1.280 490 625 2.200 300 605 1,860 450 315 200 4.960 2.575	580 45 85 XXX XXX XXX 175 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	42, 195 5, 785 12, 600 2, 630 675 1, 415 5,90 975 4, 195 720 550 2,50 4, 875 3, 145 1, 205	610 70 150 XXX XXX 135 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	36,840 5,255 11,025 2,290 1,205 2,140 505 765 3,815 640 495 220 4,250 2,660 1,015	475 60 120 XXX XXX XXX 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	33,700 6,395 7,645 1,095 2,855 780 2,480 3,40 2,45 5,710 4,05 855 6,55 2,285 3,325 1,205	580 120 75 XXX XXX 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	31.825 6,150 7.165 7.165 2.70 7.75 3.15 2.05 5,495 3.85 8.30 6.33 2.075 3.110 1.120	530 100 700 XXX XXX 165 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	R78/879 878/879 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8786 8787 8791 8793 8795 8796 8798 8799 Assigné(3) Grand groupe 91 -
1.355 365 365 200 70 355 200 600 600 180 180 160 30 335 150 455 195 575 1.140 1.045 1.045 1.045 575 1.140 1.045 575 575 1.140 1.045 575 575 575 575 575 575 575 575 575 5	1,075 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	335 40 40 775 70 35 55 115 135 145 30 25 1,035 285 125 375 145 380 70 10,050 230 70 10,050 230 75 70 10,050	700 35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	30,485 505 120 220 95 55 15 1,385 220 300 365 385 65 50 1,150 425 235 265 135 40 26,900 1,150 4,965 2,220 5,220 5,55 5,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,5	2,385 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25, 380 470 110 205 55 55 15 115 1, 325 215 290 335 375 65 45 1, 060 415, 230 23, 335 110 30 23, 335 110 30 23, 345 110 30 23, 345 110 24, 270 1, 280 1, 280	1,750 40 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	50, 865 2, 485 575 890 695 54, 685 1, 190 1, 070 1,	1,840 255 2XX XXX XXX 15 120 2XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	58.110 2.440 575 880 680 255 1.170 1.050 1.055 200 135 1.330 420 235 315 260 4.51 2735 5.760 4.150 31.190 1.490 1.200 355 275 48.515 2.735 5.760 4.150 3.390 1.490 1.200 3.390	1,640 235 XXX XXX XXX 20 0125 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	Personnel d'exploitation des transports 911 9110 9111 9113 9119 Assigné(3) 9130 9131 9133 9133 9135 9139 Assigné(3) 915 9151 9153 9155 9155 9155 9155 9159 Assigné(3) 917 9170 9171 9173 9179 Assigné(3) 919 9190 9191 9190 9191 9199 Assigné(3) Grand groupe 93 - Manutentionnaires
2,945 2,945 115 920 2,735 345 910 4,440 2,555 180 735	4,965 4,965 200 4,965 200 200 200 200 200 200 200	7.975 85 810 1.445 140 775 2.325 1.765	3.380 3.375 XXX XXX 65 XXX XXX 2.880 215 XXX	10.020 10.020 295 1.450 1,990 190 1.515 2,505 1,515	3,020 3,020 XXX 70 XXX XXX 2,570 130	7,890 7,885 265 1,295 1,550 145 1,400 1,515 1,255	2,290 2,290 XXX XXX 35 XXX 1,990 90 XXX	19.885 19.885 1.110 2.360 3.740 520 3.780 4.830 2.615 270 655	5,005 5,005 XXX XXX 75 XXX XXX 4,295 145 XXX 215	17,410 17,410 1,090 2,305 3,405 3,85 3,645 3,330 2,395 270 580	4.390 4.390 XXX XXX 75 XXX 3.790 135- XXX	et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9314 9315 9317 9318 9319 Assigné(3)

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census — 20% Sample Data

				In th	ne labour f	orce (2)				Worked in	1985 - Ilé en 1985	
			Faiss		de la popi		ctive (2)			Tota		
Occupation	Tota	<b>'</b>	Tota	1	Employ Person occupe	nes	Unemp I Personr chôm	es en	Tota	ı	Most full t Surtout à temp	ime plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	м	F
Quebec * (concluded)												
Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 9510 9511 9512 9514 9515 9517 9518 9519 Assigned (3) 953 9530 9531 9539 Assigned (3) 955 9550 9551 9553 9555 9557 Assigned (3) 959 4ssigned (3)	33.600 17.300 1.445 1.470 7.300 1.180 7.80 1.180 7.80 1.175 845 2.445 640 11.865 1.270 1.040 9.145 4.010 3.075 1.190 255 710 330 100 1.360 995 35	9, 230 7, 385 350 1, 210 850 XXX XXX 2, 035 1, 525 380 365 XXX XXX 280 - 425 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	31, 580 16, 375 1, 380 1, 405 7,000 1, 135 780 1, 090 775 2, 235 11, 030 1, 205 980 2, 900 2, 900 2, 900 2, 900 1, 275 950 2, 900 1, 275 950 30 30	8, 150 6, 455 3055 1, 105 7855 XXX XXX 1, 7555 680 0, 290 280 335 XXX XXX XXX 260 0 1, 240 280 335 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	29, 310 15, 130 1, 355 1, 315 5, 520 1, 100 735 970 645 1, 990 475 10, 255 1, 140 940 7, 845 325 2, 760 1, 140 220 635 280 200 860 25	7.015 5.590 285 1.010 710 0 XXX XXX 1.450 235 265 265 265 265 265 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	2, 265 1, 245 25 90 480 40 45 120 130 245 65 775 65 40 640 30 130 25 50 10 115 85	1, 135 880 25 95 80 00 XXX XXX 305 145 140 45 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	32,575 16,715 1,420 1,400 7,090 1,160 765 1,145 755 2,355 605 11,550 1,250 1,260 1,030 8,880 385 2,995 1,185 2,995 1,185 2,45 35 1,315 960 2,45 35	8,660 6,900 335 1,165 805 XXX XXX 1,885 XXX 270 270 20 355 XXX XXX 27X 270 270 270 271 271 272 273 273 274 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275	30,015 15,255 1,375 1,265 6,610 1,125 755 625 2,030 495 10,930 1,220 995 8,400 320 2,645 350 1,105 2,645 350 1,105 2,645 350 1,105 2,645 3,700 3,700 3	6,560 5,145 320 945 685 585 XXX XXX 1,320 570 890 190 305 XXX XXX 215 5 - 380 XXX XXX XXX XXX 215 5 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
Occupations not elsewhere classified 991 9910 9916 9218 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9925 9925 9919 Assigned (3)	29.620 29.620 2.835 2.895 645 1.810 1.795 2.080 1.590 14.425 1.290	6. 185 840 XXX 2, 435 1. 085 XXX 250 2. 600 2. 355	26, 240 26, 240 2, 640 9, 365 2, 605 1, 565 1, 545 1, 805 1, 275 12, 945 1, 050	5,140 5,145 770 XXX 2,015 910 XXX 280 485 XXX 185 2,145	22,065 22,065 2,490 7,430 2,205 1,325 1,210 1,265 960 11,095 835	4,250 4,255 720 XXX 1,595 750 XXX 230 420 XXX 110 1,780 115	4, 175 4, 175 145 25 1, 940 400 105 245 340 310 1, 850 220	895 890 50 XXX 425 165 XXX 75 370 40	27, 325 27, 325 2, 755 2, 755 2, 745 635 1, 570 1, 575 1, 375 13, 325 1, 120	5,585 5,580 800 XXX 2,165 990 XXX 295 495 XXX 195 2,05	22,460 22,460 2,585 2,585 2,340 500 1,360 1,165 1,530 1,060 10,825 865	4,175 4,170 680 XXX 1,620 865 XXX 180 310 XXX 135 1,655 170

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

Mostly   full time   Total   Surtout à plein   temps   Total   Surtout à plein   Total   Surto				Worked in	1985 -	Ayant trava	illé en 19	85					
Nostly   Full time   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Tot	-26 weeks	1-25 se	maines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52 v	veeks -	49-52 sema	ines		
Company   Comp	Total	Surto	l time tà plein	Tota	ə l	full t Surtout è	ime	Tota	1	full t Surtout è	ime plein	Profession	
1.065	4 F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines (1.065 2.370 2.980 1.325 5.885 2.025 5.185 1.450 22.625 4.265 21.855 3.785 (1.130 2.975 951 1.100 275 75 175 230 245 185 155 1.060 645 1.005 605 9511 4.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1													
	125 1, 10720 75 55 205 245 515 140 ,315 55 70 ,115 120 25 105 65 5 280 185 70	1915 1,515 1,517 1,51	5 1,030 5 1 1,535 5 175 5 175 5 255 5 255 5 175	3,005 170 230 1,270 195 135 250 180 2,200 240 105 1,780 70 480 45 175 15 145 155 195	1,645 70 245 100 XXX 460 200 385 110 85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2.615 155 185 1.090 190 130 225 105 405 120 1.995 225 105 1.625 50 40 160 160 17 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	1, 145 70 165 90 XXX XXX 325 170 200 70 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	11, 585 1, 185 1, 060 5, 100 580 675 385 1, 385 3, 305 8, 035 9, 600 8, 600 6,	3.350 225 645 515 XXX XXX 825 270 635 95 170 XXX XXX 120 - 245 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	11,130 1.160 1.005 4.945 880 570 625 370 1.290 2.60 7.860 950 840 5.860 220 2.040 305 870 180 410 165 55 825 590	2,975 215 605 480 XXX 740 245 485 155 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines 951 9511 9512 9514 9515 9517 9518 9519 Assigné (3) 953 9530 9531 9539 Assigné (3) 955 9550 9551 9552 9557 Assigné (3) 959 Assigné (3) 959 959 9591 9599 Assigné (3)	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

					In 4	the labour	force (2)			Ay	Worked in		15
				Fai		e de la po		ctive (2	)		Tot		
	Occupation	Tot	al	Tot	al	Emp I Perso	nnes	Unemp Person chôr		Tot	tai	Mos full Surtout tem	time à plein
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
1	Ontario †	2,887,030	2,375,500	2,725,160	2,135,215	2.589,430	1,995,720	135,730	139,495	2,798,510	2,262,400	2,454,830	1,537,490
2 3 3 4 5 6 7 8 9 0 111 122 133 4 15 16 7 18 19 0 2 12 2 2 2 2 5 6 6 7 8 3 3 3 3 5 6 6 7 8 9 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1113 1115 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1176	377,830 19,865 7,850 2,060 7,620 775,850 2,080 6,560 1,250 9,150 2,085 20,880 6,885 62,340 4,625 15,795 20,765 4,800 27,245 315 3,765 4,800 27,245 315,795 2,965 5,470 2,965 5,470 6,985 5,215 6,730 84,815 46,100 4,130 6,995 5,117,845 2,215 17,845 2,415	189, 245 8, 950 4, 955 3, 650 770 2, 525 1, 245 2, 200 114, 830 1, 265 4, 255 1, 690 4, 255 2, 805 1, 285 2, 3, 310 4, 255 1, 265 1, 285 2, 3, 310 4, 255 1, 265 1, 265 1, 265 1, 265 1, 265 1, 265 2, 291 1, 265 1,	64, 265 6, 435 1, 210 8, 820 1, 990 20, 390 6, 655 61, 075 4, 535 15, 190 20, 345 8, 840 8, 500 4, 625 26, 550 3, 230 5, 160 5, 075 5, 940 81, 515 64, 700 3, 945 6, 730 6, 730 6, 730 6, 730 7, 945 7, 920 7, 985 7, 920 7, 985 7, 920 7, 985 7, 920 7, 985 7, 920 7, 985 7, 920 7, 985 7, 920 7, 985 7, 920 7, 985 7, 920 7, 985 7	178, 975 8, 385 4020 3, 485 685 2, 380 1, 175 240 108, 715 11, 600 640 1, 580 4, 010 3, 810 10, 475 4, 322 26, 395 1, 260 8, 730 2, 905 2, 520 1, 235 26, 050 2, 12, 335 26, 050 2, 12, 335 1, 510 4, 015 3, 9, 950 5, 020 2, 780 61, 875 30, 330 1, 540 8, 125 2, 735 15, 550 1, 750	4,580 25,905 285 3,140 3,650 910 2,785 5,140 5,000 4,990 5,610 79,735 43,780 3,870 6,570 4,945 2,025 16,605	171,550 8,050 4151 3,380 685 2,245 1,125 2025 104,140 11,290 1,540 3,905 3,745 10,215 4,100 24,835 1,215 12,215 24,995 1,215 24,995 1,215 24,995 1,215 24,995 1,215 24,995 1,215 24,995 1,215 1,215 24,995 1,215 1,215 24,995 1,215	6.835 290 85 30 1255 155 260 152 260 151 100 485 495 210 145 495 210 145 495 210 145 495 210 145 495 210 145 495 210 145 40 150 160 170 180 180 180 180 180 180 180 180 180 18	310 255 255 255 2555 450 1155 10 855 155 155 155 155 155 155 155 155 155	5,165 6,260 83,830 45,730 4,105 6,855 5,095 2,195 17,605	8, 830 4400 4401 750 2, 510 112, 605 12, 080 112, 605 14, 175 3, 930 10, 720 4, 445 27, 295 1, 265 26, 880 XXX 1, 925 1, 265 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	360, 055 18, 725 690 7, 425 690 1, 880 544 261, 935 63, 980 6, 505 1, 195 8, 944 2, 000 20, 385 66, 895 560, 300 4, 570 14, 475 20, 380 8, 870 7, 500 3, 530 2, 830 2, 830 2, 830 2, 830 2, 830 2, 830 3, 530 4, 985 5, 605	164, 77( 7, 936 3, 415 625 2, 26( 1, 066 1, 066 3, 62( 10, 025 4, 152 11, 200 2, 845 11, 206 2, 3, 706 11, 188 23, 586 11, 466 11, 188 23, 586 11, 467 24, 522 28, 42( 48, 48, 48, 48) 48, 48, 48, 48) 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 55 56 60 61	211 2111 2112 2113 2114 2117 2119 Assigned (3) 213 2131 2133 2131 2133 2135 2139 Assigned (3) 214/215 2141	160, 400 12, 395 4, 115 1, 330 475 275 5, 380 390 420 6, 385 2, 195 1, 580 1, 585 780 1, 685 780 1, 685 2, 630 2, 855 2, 855 2, 855 2, 630		3.970 1.315 445 260 5.120 385 6.025 2.120 1.500 1.555 720 125 59.815 2.790 2.495	1,800 XXX 105 2,860 470 905 1,210 XXX 65 4,365 345 290	11,385 3,875 1,180 450 255 4,975 330 320 5,795 2,100 1,475 1,435 685 58,395 2,765 2,430		460. 95 130 5 145 20 65 225 25 30 120 35 20 1, 420 30 60	30	4,055 1,325 275 5,245 5,245 5,305 2,170 1,580 1,645 770 150 61,285 2,815 2,625	3,740 1,420 XXX XXX 1,915 XXX 125 3,035 480 955 1,295 XXX 85 4,510 370 300	59,220 2,685 2,555	42 83 1, 11 XX 7, 4, 11 32: 27

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked		nuary 1, 19		ent travai		le 1er ja					_
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	1985					
1-26 v	veeks -	1-26 sema	sines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
То	tal	full Surtout	tly time - à plein mps	Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Tot	tal	full Surtout	tly time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
445 884												Ontario †	
445,770  19,135 1,225 40 290 30 640 170 15,565 55 510 285 2,240 210 1,350 60 1,350 1,555 60 1,355 60 1,000 1	18, 450 1, 095 55 325 75 410 145 85 10, 280 950 30 155 55 280 220 460 450 2, 715 75 1, 140 250 30 180 180 75 3, 360 385 7,075 3, 385 495 7,075 3, 385 495 7,075 3, 360 1, 915 1, 925 3, 375	950 230 230 250 95 90 9 , 430 1 , 490 270 65 270 65 1 , 290 67 1 , 120 68 69 69 60 1 , 135 65 1 , 290 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	12,890 800 30,265 50 340 55 55 7,120 645 25 100 140 145 370 20,030 70 810 210 35 360 60 70 1,565 XXX 75 155 540 80 240 4,965 2,335 230 4,905 565 170	504,590  35,050 1,435 95,375 50,660 220 35,24,965 4,580 240,965 1,585 1,090 475 5,295 320 2,200 1,588 1,445 1,445 1,450 1,000 1,588 1,445 1,450 1,400 2,300 8,550 4,315 5,250 4,315	476,635  26,810 1,005 70 305,850 16,480 1,015 1,	418,380  31,745 1,255 85 350 40 575 180 0 23,30 4,255 2,580 1,045 445 4,940 305 1,525 1,365 2,100 80 18,265 1,350 790 7,360 7,360 7,360 2,500 1,060 1,575 3,500 1,060 1,575 3,500 1,060 1,575 3,500 1,060 1,550 1,060 1,550 1,060 1,550 1,060 1,550 1,060 1,550 1,560 1,	21,880 800 50 250 95 11,125 60,185 11,125 880 450 925 450 3,540 130 1,445 55 255 105 3,145 XXX 255 3,158 3,	1.848, 150  319, 220 16, 855 635 635 6, 455 1, 635 59, 090 6, 150 1, 1835 19, 130 4, 085 11, 915 11, 915 12, 910 23, 286 770 23, 286 770 24, 140 24, 140 25, 140 26, 140 27, 140 28, 140 28, 140 29, 1	140,270 6,735 310 2,965 5,565 1,730 9500 185 85,845 9,690 1,255 2,880 9,195 2,280 1,045 6,240 2,280 1,060 1,1,060 20,765 xxx 1,520 20,200 1,040 1,265 3,325 7,535 4,195 2,120 47,680 23,860 1,265 6,215 2,120 47,680 23,860 1,265 6,215 2,120 535 1,195	1,752,280  313,355 6,840 655 6,830 1,615 40 229,380 6,130 1,795 18,940 6,030 1,795 18,940 6,030 1,795 11,405 11,405 12,15 2,515 4,145 2,15 2,515 745 2,810 2,810 3,315 745 2,810 4,440 4,400 4,470 4,320 6,7455 37,835 37,835 37,835 3,1400 4,430 1,775 13,380 1,415	129,995 6,330 255 2,885 5,055 1,615 910 155 79,170 8,840 1,145 2,710 3,025 8,735 1,050 1,010 18,975 1,050 1,010 3,025 6,655 1,940 1,1155 5,685 5,685 1,940 1,1155 5,835 2,240 1,1555 5,835 2,240 1,1555 5,835 2,240 1,1555 5,835 2,240	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 1111 1115 1116 1119 Assigné (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 1141 1142 1143 1145 1155 1156 1157 1158 Assigné (3) 117 1171 1171 1171 1171 1171 1171 117	2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 123 144 15 116 117 118 119 20 21 22 22 23 24 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
270 45 15 750 110 100 1.045 200 150 425 220 40 5,395 250 860	XXX XXX 445 XXX 10 900 145 190 445 XXX 60 825 65 70	95 75 885 165 130 375 190 30 4,470 230 210 745	655 45 55 130	195 55 25 670 65 85 920 225 170 305 190 30 6,995 400 270 1,320	XXX XXX XXX 355 XXX 15 625 80 190 255 XXX 10 890 80 65	175 50 25 565 55 55 55 840 210 155 275 170 25 6, 415 360 255 1, 230	XXX XXX 265 XXX 20 505 65 155; 205 XXX 10 800 75 60	365 235 3,825 200 200 4,340 1,740 1,250 915 360 80 48,895 2,145 2,105	XXX XXX <sup>*</sup> 1, 115 255 570 605 XXX 15 2, 795 225 160	365 235 3,800 185 185 4,245 1,710 1,230 895 345 60 48,330 2,095 2,090	XXX XXX 1,010 XXX 80 1.350 230 500 545 XXX 10 2,665 200 155	2113 2114 2117 2119 Assigné (3) 213 2131 2133 2135 2139 Assigné (3) 214/215 2141	407 407 407 407 407 407 407 407 407 407

'oir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			þ	lorked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis I	e 1er janv	ier 1985		
				Enie		ne labour f		ntive (2)		Aya		lié en 198	5
	Decupation	Tota	,1	Fals	ant partie	de la popi	Jiation o.	CTIVE (2)			Tot		
				Tota	21	Person occupi	nes	Unemp Person chôm	nes en	Tota	ıl	Most full - Surtout tem	time à plein
		М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	м	F
No.	Ontario † (continued)												
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	2144 2145 2147 2151 2153 2155 2156 2157 2159 Assigned (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2169 Assigned (3) 218 2181 2183 Assigned (3)	14,235 8,355 12,175 700 995 1,205 540 2,355 2,900 40,675 1,985 4,795 13,545 485 17,935 17,935 13,545 1,065 38,885 2,000 35,490 1,170	845 815 390 XXX XXX 850 XXX 305 2,725 XXX 2,665 XXX 180 16,990 15,125 480	13,825 8,140 11,785 680 925 1,140 530 2,250 2,745 1,575 38,990 1,575 12,980 4,655 12,980 940 37,350 1,950 34,150	800 795 365 XXX XXX 815 XXX 100 5.810 XXX 300 2.540 XXX 125 15,930 1,055 14,315 380	13,525 7,965 11,450 880 910 1,115 525 2,205 1,475 37,540 1,925 4,415 12,540 4,415 12,540 865 36,345 1,915 33,285 965	780 750 345 XXX XXX 760 XXX 275 2,395 XXX 275 2,285 XXX 120 15,345 1,345	295 175 335 15 25 5 100 1,455 100 1,455 235 445 20 585 800 75 1,005 40 860 80	20 50 15 XXX XXX XXX 50 XXX 5 410 XXX 30 150 XXX 215 XXX 5 5 5 80 55 5	14,050 8,265 12,055 70,055 70,055 7,165 1,65 2,875 1,710 39,900 1,970 4,690 13,260 17,640 480 17,640 38,280 1,015 38,280 1,015 38,280 1,015	820 810 370 XXX XXX XXX 835 XXX 110 6,040 XXX 300 2,520 XXX 165 16.680 1,150 14,860 450	13,685 8,145 11,660 920 1,120 530 2,160 1,515 37,925 1,935 4,440 12,645 16,830 76,250 1,870 33,220 970	780 790 340 XXX XXX 680 XXX 220 2, 315 XXX 145 15, 135 9855 13, 680 335
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 41 44 45 47 48	2311 2315 2319 Assigned (3) 233 2331 2333 2339 Assigned (3) 234 2341 2343 2349 Assigned (3) 235 2350 2351 2353 2359 Assigned (3) 2399	42.640 7.875 4.660 1.660 1.160 2.15 13.460 5.450 6.320 1.135 550 16.665 360 2.300 2.000 2.	61, 430 7, 710 1, 990 3, 085 2, 150 31, 315 33, 895 13, 175 17, 470 1, 885 1, 370 7, 090 XXX 3, 380 3, 380 645 315 56, 255 4, 330 1, 740 2, 475 1, 470 1, 47	39,975 7,550 4,490 1,615 1,110 175 51,730 5,285 5,055 13,355 16,250 280 2,230 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,	55,370 7,205 1,930 2,935 1,945 270 6,740 6,740 4,055 1,665 970 6,740 0,7	38,165 7,280 4,380 1,565 1,015 165 5,055 4,335 900 3300 15,950 755 1,700 265 2,155 2,155 285 XXX 50 2,150 1,140 960 50	51,475 6,785 1,860 2,785 1,785 2,785 1,785 11,730 12,865 840 6,485 1,550 840 6,485 1,550 640 5,635 420 5,635 420 5,155 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	295 - 120 165 15 75 - 45 5 XXX - 70 20	3,895 425 65 150 175 2,580 615 1,710 125 130 255 55 190 10 395 40 205 20 80 45 245 80 160 10	41,855 7,730 4,605 1,605 1,125 195 13,100 5,305 6,175 1,095 530 16,480 2,55 2,250 2,	59.425 7.500 1.950 3.025 2.060 310 32.570 12.780 18.700 1.275 6.990 XXX 3.3805 175 8145 8145 8145 8145 8145 8145 8145 814	1,150 960	43,685 5,690 1,765 2,277 1,325 9,890 10,645 1,255 8,890 10,545 1,255 8,890 10,545 1,255 8,890 10,545 1,255 8,890 10,545 1,255 8,890 10,545 1,255
49 50 51 52 53	Occupations in religion 251 2511 2519 Assigned (3)	9,145 9,150 7,530 1,010 520	2,500, 2,500, 950 1,065, 275	8,720 8,720 7,210 975 450	2,260 2,260 870 935 245	8,595 8,595 7,135 955 420	2,210 2,205 840 920 245	120 75 25	50 55 30 20	8,875 8,875 7,380 985 430	2,360 2,360 920 1,000 250	7,990 6,725 855	1,590 1,590 69 59 20
54 55 56 57 58 59 60	271 2711 2719 Assigned (3) 273	77.985 15,645 10,690 4,595 365 44,765 15,255	132,805 7,990 3,755 3,905 330 98,920 61,200	74,330 14,280 9,970 4,060 250 43,445 14,945	120,940 6,580 3,080 3,250 255 91,075 57,400	72,310 13,260 9,365 3,665 225 43,020 14,835	115,870 5,725 2,620 2,890 220 88,215 55,945	1,020 600 400 20 425	855 460 360 35 2,865	76,990 15,410 10,605 4,470 340 44,330 15,160	128,720 7,740 3,685 3,745 310 95,935 59,790	12,435 8,945 3,220 270 41,935	87.93 4,60 2.09 2,30 20 68,67 45,38

2 - 102

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

		Worked :	since Jar	nuary 1, 19	85 - Aya	nt travai	llé depuis	le 1er jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	985					
1-26 we	eeks - 1			27-48	weeks -			49-52	weeks -	49-52 sema	ines	Profession	
Tot	al	full	tly time - à plein nps	Tot	al	Mos full - Surtout tem	time à plein	Tota	a 1	Most full - Surtout i tem	time à plein		
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
												Ontario † (suite)	
1, 035 5, 115 1, 115 1, 115 40 35 40 320 330 340 5, 665 9, 665 2, 130 235 200 4, 855 110 4, 460 240	125 80 90 XXX XXX XXX 140 XXX 25 1,450 XXX 625 XXX 45 2,345 20 1,955 1,155	875 465 915 35 1100 70 40 245 245 4,755 935 1,550 40 1,805 1,805 4,00 1,805 1,	110 85 700 XXX XXX XXX 75 XXX 20 1, 140 XXX 85 440 XXX 535 XXX 40 1, 795 140 1, 575 55	1,475 790 1,440 100 140 80 35 275 330 255 5,825 155 820 1,925 2,480 225 135 4,940 170 4,515 220	125 140 55 XXX XXX XXX 215 XXX 30 1.170 XXX 60 610 XXX 40 2.765 115 2.515 80	1, 365 750 1,350 80 120 20 25 240 265 205 5, 385 145 775 1,820 80 2,260 2,260 2,360 110 4,310 135 3,990 165	120 130 45 XXX XXX XXX 170 XXX 25 1.025 1.025 XXX 50 515 XXX 360 XXX 35 2.335 2.175 85	11,540 6,960 9,500 560 695 1,000 1,000 1,115 22,220 1,115 28,415 1,725 2,795 9,470 330 13,030 3,855 680 28,450 1,690 25,990 665	570 590 230 XXX XXX XXX 480 XXX 105 1,420 XXX 1,590 XXX 75 11,575 815 10,395 255	11, 440 6, 930 9, 390 980 980 980 1, 655 1, 675 2, 180 1, 050 27, 785 1, 725 9, 275 9, 275 2, 275 9, 275 1, 605 1,	555 575 2255 XXX XXX XXX 4355 XXX 500 3,245 XXX 700 1,350 XXX 700 11,005 745 9,945 210	2144 2145 2147 2151 2153 2155 2155 2155 2155 2157 2159 Assigné (3) 216 2160 2161 2163 2164 2165 2169 Assigné (3) 218 2181 2183 Assigné (3) 218 Crand groupe 23 Travailleurs spécialisés des	1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6. 620 810 315 1155 305 635 2. 640 395 2. 640 1. 485 45 680 715 33 240 40 75 75 75 75 75 75 715 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	14,885 1,380 165 4100 695,655 2,295 5,685 5,555 1,260 0,205 780 75 1,315 1,00 810 85 230 85 270 240 440	4.840 570 220 80 215 455 2.720 455 1.825 1.50 40 575 505 25 150 40 45 40 45 40 45 40 45 40 40 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	9,390 780 105 220 385 6,440 1,430 4,280 4,280 4,280 55 560 55 700 55 380 75 120 70 430 150 270	6,325 1,195 495 340 300 25 1,995 850 940 120 85 2,370 125 1,710 480 55 330 10 220 40 XXX 10 440 260 150 30	12,440 1,830 345 855 515 9,6,645 2,700 3,360 2,305 1,405 625 1,550 1,300 1,140 65 1,015 490 495 25	5,020 915 380 275 215 215 525 525 75 695 525 1,590 415 325 230 5 166 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7,870 1,220 290 400 3,795 1,870 1,575 205 145 5,1215 XXX 670 505 25 910 115 685 30 40 45 730 360 345 25	28, 905 5, 725 3, 795 1, 185 525 7, 210 3, 820 2, 590 10 12, 630 625 11, 010 750 248 215 1, 010 215 205 215 1, 135 205 215 1, 135 205 215 1, 135 205 215 205 215 205 215 205 215 205 205 205 205 205 205 205 205 205 20	32,100 4,295 1,445 1,765 855 1,765 7,780 6,660 770 5,320 0,320 1,970 2,220 1,970 2,220 2,280 4,195 3,300 200 200 200 200 200 200 200 200 200	27,780 5,800 3,735 1,155 1,155 2,300 110 6,690 3,675 2,300 12,315 575 10,800 710 225 1,555 205 1,770 1,80 XXX 20 1,615 840 765	26, 420 3, 685 1, 370 655 1200 12, 390 6, 595 4, 790 385, 54 4, 055 2, 155 1, 780 4, 205 410 3, 3, 455 2, 60 9, 60 9, 7, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	231 2315 2319 Assigné (3) 233 2331 2333 2339 Assigné (3) 234 2341 2349 Assigné (3) 235 2350 2351 2353 2359 Assigné (3) 239 2391 2391 2399 Assigné (3) Grand groupe 25 -	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48
695 695 515 120 60	350 345 140 175 20	455 455 345 70 40	195 195 110 60 15	1, 195 1, 195 955 135 90	580 580 175 270 75	995 995 800 115 60	320 320 105 145 55	6.980 6,985 5,915 735 280	1,435 1,435 600 555 165	6,535 6,540 5,575 675 250	1,080 1,080 475 390 135	Membres du clergé et essimilés 251 2511 2519 Assigné(3) Grand groupe 27 -	49 50 51 52 53
7,000 2,560 1,000 1,415 145 2,545 655	27,025 2,375 785 1,465 125 19,345 9,940	4,005 1,380 355 925 100 1,590 425		11,550 3,070 2,065 950 65 4,710 1,395	30,050 2,340 1,250 1,000 80 19,025 9,570	8,370 1,875 1,345 480 50 3,710 1,090	13, 165 895 455 410 25 8,785 4,170	58,435 9,780 7,540 2,105 135 37,075 13,115	71,645 3,025 1,650 1,275 100 57,565 40,285	56,775 9,180 7,245 1,820 120 36,630 12,985	63,400 2,495 1,415 995 85 51,670 36,490	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2719 Assigné(3) 273	54 55 56 57 58 59 60

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

93-112

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

		ļ.	torked sin	ce January	1, 1985	- Ayant t	ravaillé	depuis	le 1er jan			
			Fair	In the	ne labour		ctive (2)		Ау		lié en 198	5
Occupation	Tota	3	Tot		Emplo Perso	oyed	Unemp Person chôm	loyed nes en	Tot	Tot	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Ontario † (continued)												
2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 2799 Assigned (3) Major group 31 -	26,080 2,345 1.090 17.575 5.890 2.590 5.85 1.320 4,355 1.545 1.285	20,345 14,610 2,770 25,890 5,235 7,015 1,335 5,535 3,135 2,785 855	25,365 2,110 1,020 16,600 5,590 2,425 560 1,280 4,135 1,440	19, 180 12, 255 2, 235 23, 280 4, 695 6, 245 1, 255 5, 120 2, 855 2, 420 690	25, 195 2,000 995 16,030 5,430 2,345 540 1,225 4,035 1,360 1,100	18.705 11,510 2.055 21,930 4,295 5,960 1,210 4,905 2,685 2,235 635	170 115 25 570 165 90 20 50 100 75 65	480 745 180 1,355 400 285 40 215 175 185 50	25,855 2,265 1,055 17,245 5,805 2,540 585 1,305 4,270 1,505 1,230	20,065 13,670 2,405 25,050 5,055 6,810 1,295 5,430 3,035 2,670 745	24.950 1.535 945 14.790 5.115 1,755 540 1,205 3,785 1,245	15,8 5,8 1,8 14,8 3,2 2,3 4,7 2,7
Occupations in medicine and health 311   3111   3111   3111   3115   3117   3119   Assigned (3)   313   3130   3131   3132   3134   3135   3136   3137   3138   3139   Assigned (3)   315/318   3151   3152   3151   3152   3155   3156   3157   3158   3158   3159   3157   3158   3161   3162   3162   3169   Assigned (3)	44,550 21,140 13,610 4,370 1,035 1,125 615,395 11,180 385 3,075 1,790 660 1,370 XXX 505 XXX 2,895 340 12,230 3,060 XXX 615 790 5,15 3,645 295 XXX 1,100 320 1,310	184.845 6.735 3.975 770 2800 1.060 1.060 1.060 310 10,265 14,915 1.125 3.550 3.60 37,570 3.180 37,570 3.180 37,570 3.180 37,570 3.18	42,965 20,660 13,380 4,255 1,010 1,120 590 305 10,685 385 2,920 1,710 625 1,315 2,820 1,615 2,820 1,615 2,820 3,100 11,615 2,820 3,000 1,710 1,615 2,820 3,000 1,710 1,7	172,715 6,445 3,830 660 560 250 1,025 120 130,730 6,015 81,485 280 9,525 13,195 1,070 3,330 1,560 11,285 2,985 35,535 3,010 1,160 XXX 580 2,840 11,095 XXX 8,585 620 505 5,970 875	42.210 20.570 13.340 4.235 995 1.125 575 305 10.300 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 580 1.215 455 455 455 455 455 455 455 455 455 4	186, 650 6, 330 3, 780 6600 545 245 985 110 126, 225 5, 880 9, 170 12, 415 1, 1045 3, 240 1, 1500 10, 575 2, 770 34, 090 2, 945 1, 100 2, 780 10, 750 2, 780 10, 750 2, 780 10, 750 2, 780 10,	755 90 40 20 15 15 5 380 70 70 70 40 100 285 5 5 5 XXX 45 20 285 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5,085 115 45 5 10 40 135 2,140 25 95 95 95 1,440 65 XXX 465 50 5 5 226 227 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	43,815 20,875 13,470 4,325 1,015 1,120 600 330 10,920 1,750 640 1,340 2,995 2,755 2,755 2,755 12,020 3,030 3,030 2,995 3,755 12,020 3,030 5,785	179, 485 6, 595 3, 900 555 265 1, 050 135 136, 110 6, 270 83, 280 10, 045 1, 090 3, 465 1, 595 1, 895 3, 475 2, 880 11, 385 2, 880 11, 385 2, 880 11, 385 2, 880 11, 385 11, 885 2, 880 11, 885 11, 885	39, 225 19, 670 12, 765 4, 085 945 1, 065 2, 410 1, 385 4, 485 985 XXX 460 XXX 2, 170 2, 620 XXX 560 735 4,75 3, 290 285 XXX 1, 010 280 1, 070 2, 620	111.5. 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,
Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 3311 3313 3314 3315 3319 Assigned (3) 333 3330 3331 3332 3331 3332 3331 3332 3337 3339 Assigned (3) 335	50, 280 16, 745 1, 755 3, 540 6, 935 3, 705 280 530 12, 695 3, 250 415 3, 535 3, 80 1, 035 1, 915 1, 605 430	41,350 15,815 1,980 7,010 4,885 1,235 250 6,220 1,505 XXX 1,525 X50 760 760 505 760 345 10,100	48, 410 16, 135 1, 675 3, 415 6, 725 3, 580 270 470 011, 930 3, 155 415 3, 275 360 1, 475 3, 415 1, 880 1, 475 3, 415 1, 880 1, 475 3,	36,560 14,250 1,700 6,420 4,555 1,040 235; 300 5,455 1,420 XXX 1,235 XXX 510 640 465 685 270 9,340	43,520 15,635 1,650 3,305 6,495 3,465 260 460 11,145 3,035 400 3,000 3,000 3,000 1,395 3,100 1,395 3,100 1,395 3,100 1,395 3,100 1,395 1,3	33, 935 13, 445 1, 630 6, 155 4, 245 935 205 275 5, 005 1, 355 XXX 1, 165 XXX 425 5 5 40 6 30 6 30 6 8 30 6 1, 55 1, 55	505 20 110 235 115 15 10 780 125 15 270 30 XXX 155 80 80	2,625 805 655 265 315 105 30 25 450 65 XXX 70 XXX 80 95 35 55 35	48, 695, 1,685, 3,490, 5,745, 3,630, 280, 485, 5,795, 3,380, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 36	15,060 1,855 6,695 4,705 1,165 230, 410 6,015 1,490 1,465 XXX 545 710 500 730 325	14, 045 1, 310 3, 110 5, 950 225 410 9, 175 2, 875 300 2, 080 1, 195 1, 480 1, 195 290	24. 10. 4. 3. 1.

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

-			Worked	since Ja	nuary 1, 19	385 - Ay	ant travei	llé depuis	ie ter jar	vier 1985				
					Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
_	1-26 w	eeks -	1-26 <b>s</b> ema	nines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	aines		
	Tot	al	full Surtout	tly time - è plein	Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
	1,160 605 130 1,895 510 355 50 165 460 225 130	3,050 5,740 615 5,310 1,135 1,310 175 1,085 625 800 185	810 265 90 1,035 220 160 10 125 285 120	1,560 1,610 320 1,930 355 240 30 615 325 270 95	2,280 885 145 3,765 1,430 980 115 115 685 325 110	3,115 5,905 445 8,680 1,585 3,775 435 1,030 690 850 320	1,915 605 100 2,785 1,150 615 115 65 540 220 80	1,480 2,960 180 3,485 820 1,040 245 510 350 350	22,420 760 785 11,580 3,865 1,205 415 1,030 3,115 955 995	13,905 2,030 1,340 11,055 2,335 1,730 685 3,315 1,720 1,025 245	22,225 670 750 10,965 3,740 985 410 1,015 2,955 900 960	12,655 1,360 1,165 9,235 2,080 1,065 605 3,030 1,480 785 190	Ontario † (suite)  2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 2799 Assigné (3)	1 2 3 4 5 6 7 8 9
	3,810 855 475 185 85 55 45 50 1,415 100 295 210 150 225 XXX 355 70 1,530 240 25 30 25 30 25 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	29.645 775 4000 600 1100 155 1200 355 22,880 545 12,170 15,1735 3,315 2010 655 315 2,925 210 200 355 3,315 2,925 2	2,450 505 340 405 405 406 735 100 1400 757 757 1200 XXX 500 XXX 1100 1100 XXX 500 XXX 500 500 500 500 5	12,240 470 270 35,85 20 45,5 8,295 225 4,110 200 1,095 555;3,475 245 115 XXX 555 115 XXX 555 100 905; XXX 970 900 700 170	9,635 5,870 3,790 1,560 150 165 115 90 2,095 50 595 340 280 XXX 120 XXX 500 60 1,670 375 XXX 145 100 75 350 55 XXX 145 110 110	39.860 2.195 1.355 315 120 655 30.240 970 19.060 19.060 3.175 280 7.420 5.840 7.420 5.840 5.850	8, 125 5, 415 3,525 1, 450 135 145 90 70 1, 435 45 390 250 50 170 XXX 110 120 120 120 120 120 120 120 120 120	21,605 1,640 1,045 230 100 455 205 205 15,140 625 9,460 1,470 200 3955 175 1,370 540 4,820 360 305 1,320 2,350 1,320 1,3	30,375 14,155 9,210 2,505 805 910 445 190 7,405 320 2,105 1,210 400 835 XXX 3155 8,815 2,420 600 390 2,675 230 XXX 420 600 390 2,675 230 XXX 840 230 7355	109,980 3,620 2,140 315 320 150 630 630 637 552,660 200 6,375 7,600 595 2,010 945 6,175 1,670 23,385 2,120 115 2,010 2,010 2,010 1,0	28,650 13,650 8,895 2,525 775 8800 415 1600 6,635 310 1,885 1,065 365 690 XXX 1,655 130 8,365 2,230 20 20 20 21 21 25 25 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	78, 055 3, 055 1, 870 285 285 500 56, 175 3, 855 34, 925 4, 215 4, 935 4, 935 4, 935 1, 285 1,  Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3113 3115 3117 3119 Assigné(3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3136 3137 3138 3139 Assigné(3) 3157 3158 3151 3152 3153 3157 3158 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3151 3156 3157 3158 3161 3162 3169 Assigné(3) Grand groupe 33 - Professionnels des	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	
- 600	.10, 540 2, 165 200 350 985 470 95 75 2, 490 55 780 165 XXX 410 210 370 125 1, 230	10,980 3,530 5,50 1,470 940 350 1,670 205 XXX 415 XXX 165 350 105 285 285 110 110 1,875	5,635 1,360 100 260 660 245 65 40 1,280 330 65 XXX 225 100 210 90 820		10,750 2,995 700 1,030 660 40 155 3,715 690 110 1,410 75 XXX 400 385 500 85 1,640	10,585 3,695 515 1,535 1,240 265 45 100 1,940 345 505 XXX 270 215 115 240 115 2,180	7,510 2,210 2,255 485 805 470 30 125 2,615 605 80 880 40 0 XXX 290 245 370 600 1,215	5,420 2,190 900 880 120 25 70 1,145 285 285 285 285 150 50 165	27, 310 11, 165 1, 085 2, 445 4, 730 2, 500 150 250 6, 105 2, 105 2, 145 1, 185 1, 185 1, 285 700 155 7, 075	18,005 7,840 820 3,690 2,525 550 110 140 2,410 940 2,410 150 275 275 210 100 5,690	24,730 10,465 910 2,360 4,485 5,280 2,335 130 245 5,280 2,050 870 80 XXX 150 1,140 6,545	13,950 6,260 510 2,895 2,240 405 120 1,695 895 XXX 160 XXX 85 205 145 75 4,955	domaines artistique et littéraire et personnel assimilé 331 331 3313 3314 3315 3319 Assigné (3) 333 333 3334 3335 3337 3339 Assigné (3) 335	44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62

Table 2. (continued)

See note (s) and footnote (s) on foldout at end of publication.

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

M   F   M	45	Emp Id  Per so occul  M  8.175 805 265 7.455 1.300 2.685 260 345 600 345 1.895 600 345 1.715 105 39.505 2.405 22.570 9.260 2.480 1.025 480 1.025 1.285 13.790	nnes	Unemp Person chôm M 355 45 15 1, 195 50 130 365 50 130 365 50 130 365 50 130 365 50 130 365 50 130 365 50 130 365 50 130 365 50 130 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Res en lage F F S S S S S S S S S S S S S S S S S	8.720 895 295 10.110 1,380 3,560 665 2,785 740 605 212,230 3,040 XXX 1,900 895 1500 24,605 10,305 2,680	7.565 1.810 295 8.750 6.175 XXX XXX 1.365 XXX 330 764,895 191,550 1,195 161,970 22,720 5.765 281,200 8.570 138,550 102,455 17.680 2,675	775 235 6,080 1,200 2,320 95 480 1,140 505 345	F F 5.7 1,22 22 22 3.3 3 2.0 0
Ontario \$ (continued)  3351 3355 910 1,865 Assigned(3) 3365 3360 3373 3360 1,465 3370 3370 3371 435 3373 695 XXX 3373 3373 695 XXX 3379 Assigned(3) Assigned(3) Assigned(3) Assigned(3)  Major group 41 Clerical and related occupations 411 3,140 4111 1,970 4111 1,970 4111 1,970 4111 1,970 4113 Assigned(3) 413 45,050 294,160 413 4130 2,510 4131 4130 2,510 4137 4133 11,150 4137 4137 4138 Assigned(3) 1,680 1,780 1,80	30 7,335 45 1,700 85 230 50 7,515 80 5,266 10 XXX 60 1,155 90 XXX 30 265 80 725,340 50 181,715 XX 1,140 90 154,250 40 21,495 55 131,950 30 97,633 97,633 97,633 97,635 151,735 55 2,500 151,735 55 8,295 55 131,950 30 97,635 151,735 55 8,295 55 131,950 30 97,635 151,735 55 8,295 55 131,950 30 97,635 151,735 55 8,295 55 131,950	8.175 805 265 7.455 1,300 2,685 365 365 345 1895 605 345 193.890 2,690 XXX 1,715 775 105 39,505 2,405	6.940 1.630 220 6.630 4.760 0.00 220 4.760 0.00 200 682.285 172.255 1.100 145.915 19,830 4.410 251,500 8.005 125,850 90,046 16,345 2.370	355 45 15 1, 195 50 130 365 80 85 11, 190 155 XXX 75 65 100 2, 340 50 1, 185 770 95	395 75 10 890 70 5100 XXX XXX 225 XXX 45 43,055 9,465 40 7,330 1,665 290 6,100 7,590 635	8.720 895 295 10.110 1.380 665 2.785 740 605 212.230 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.040 3.050 3	7.565 1,810 295 8,750 55.00 5,750 6,175 XXX XXX 330 764,895 191,650 1,195 161,970 22,720 5,765 281,200 8,570 138,550	7,545 775 235 6,080 1,200 2,320 480 1,140 505 345	5.7 1.22 2.2 3.33 3.31 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0
3351	45	8055 7,455 1,300 2,685 260 3655 1,895 605 345  193,890 2,690 XXX 1,715 775 105 39,505 2,405 22,570 9,260 2,480 1,025 480 1,025	1,630 20,6,630 470 4,760 0,000	45, 155, 156, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159	75 10 890 70 510 XXX XXX 2255 XXX 45 43,055 9,465 40 7,330 15,665 290 6,100 7,590 635	895 10,110 1,380 3,560 3,560 3,560 2,785 740 605 212,230 3,040 3,040 43,235 1,900 43,235 2,500 24,605 10,305 2,680	1,810 550 550 6,175 XXX XXX 1,365 XXX 330 764,895 191,650 1,195 161,970 22,720 5,765 281,200 8,570 138,550	7755 2351 6,080 1,200 2,320 480 1,140 505 345 172,370 2,390 2,300	1,2 2 3,3 3,3 2,0 6 6 7 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1
3355	45	8055 7,455 1,300 2,685 260 3655 1,895 605 345  193,890 2,690 XXX 1,715 775 105 39,505 2,405 22,570 9,260 2,480 1,025 480 1,025	1,630 20,6,630 470 4,760 0,000	45, 155, 156, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159	75 10 890 70 510 XXX XXX 2255 XXX 45 43,055 9,465 40 7,330 15,665 290 6,100 7,590 635	895 10,110 1,380 3,560 3,560 3,560 2,785 740 605 212,230 3,040 3,040 43,235 1,900 43,235 2,500 24,605 10,305 2,680	1,810 550 550 6,175 XXX XXX 1,365 XXX 330 764,895 191,650 1,195 161,970 22,720 5,765 281,200 8,570 138,550	7755 2351 6,080 1,200 2,320 480 1,140 505 345 172,370 2,390 2,300	1,2 2 3,3 3 2,0 x 5 533,0 149,3 1,0 127,7 16,6 3,8 169,0 7,2 100,8 37,2
occupations         219,925         797,075         205,0           411         3,140         198,055         2,8           4110         XXX         1,210         X           4111         1,970         166,665         1,7           413         915         23,840         8           Assigned(3)         160         6,340         4           413         45,050         294,160         4           4131         2,510         8,650         2,4           4133         11,150         109,725         10,           4135         2,740         18,030         2,5           4137         1,135         2,840         1,           4139         545         1,970         5           Assigned(3)         1,680         10,525         1,           41         15,205         52,195         14,           4140         1,435         2,150         1,           4141         1,685         3,250         1,           4143         11,585         44,935         11,           4141         1,685         3,550         1,           415         88,590         1, <t< td=""><td>50   181,715 1,140 90   154,250 40   21,495 15   4,835 55   8,295 55   131,950 30   97,635 75   16,975 155   2,500 15   8,065 995   48,970 15   2,055</td><td>2,690 XXX 1,715 775 105 39,505 2,405 22,570 9,260 2,480 1,025 480 1,285</td><td>172,255 1,100 146,915 19,830 4,410 251,500 8,005 125,850 90,045 16,345 2,370</td><td>155 XXX 75 65 10 2,340 50 1,185 770 95</td><td>9,465 40 7,330 1,665 425 15,665 290 6,100 7,590 635</td><td>3,040 XXX 1,900 895 150 43,235 2,500 24,605 10,305 2,680</td><td>191,650 1,195 161,970 22,720 5,765 281,200 8,570 138,550 102,455 17,680</td><td>2,390 XXX 1,455 735 95 32,550 2,360 21,125 4,360 2,235</td><td>149.: 1.0 127.: 16,1 3.8 169.0 7.: 100.8 37,:</td></t<>	50   181,715 1,140 90   154,250 40   21,495 15   4,835 55   8,295 55   131,950 30   97,635 75   16,975 155   2,500 15   8,065 995   48,970 15   2,055	2,690 XXX 1,715 775 105 39,505 2,405 22,570 9,260 2,480 1,025 480 1,285	172,255 1,100 146,915 19,830 4,410 251,500 8,005 125,850 90,045 16,345 2,370	155 XXX 75 65 10 2,340 50 1,185 770 95	9,465 40 7,330 1,665 425 15,665 290 6,100 7,590 635	3,040 XXX 1,900 895 150 43,235 2,500 24,605 10,305 2,680	191,650 1,195 161,970 22,720 5,765 281,200 8,570 138,550 102,455 17,680	2,390 XXX 1,455 735 95 32,550 2,360 21,125 4,360 2,235	149.: 1.0 127.: 16,1 3.8 169.0 7.: 100.8 37,:
4159	110 42,435 140 1,440 1,544 1,540 1,5	1,370 1,560 10,475 385 77,155 6,555 5,070 35,380 25,130 655 1,815 2,556 3,065 3,065 2,555 3,065 3,065 1,815 2,556 3,065 3,065 1,755	7, 265 46, 125 1, 980 2, 700 40, 015 1, 430 27, 375 11, 995 3, 360 1, 840 800 15, 990 675 14, 030 1, 840 800 11, 920 11, 945 9, 015 8, 240 915 6, 010 1, 920 101, 500 2, 385 8, 180 2, 385 48, 480	35 1700 700 45 55 540 555 4,705 160 22,360 120 295 355 355 330 330 330 330 330 340 295 11,105	130 110 805 2.885 230 2.420 500 500 500 500 150 110 1.355 610 65 5.445 110 3.235 610 600 55 600 600 600 600 150 110 1.355 610 65 545 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60	535 1,515 14,8815 1,420 1,670 11,255 475 5,415 38,620 27,625 38,620 27,625 38,620 3,235 3,	2, 970 9, 370 50, 520 2, 120 3, 120 43, 565 1, 710 3, 590 8, 830 13, 595 14, 555 77, 770 1, 500 14, 255 77, 777 1, 500 14, 215 10, 265 10, 265 10, 265 11, 265	465 1,075 13,195 1,400 1,500 9,905 68,420 6,620 5,185 33,910 17,745 1,710 2,345 2,255 1,875 0,255 1,7550 1,315 6,500 290 1,315 6,500 290 1,315 2,455 1,550 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,670 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,	1. 5. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked s	since Jar			Ayant travail			vier 1985			
1-26 w	eeks - 1	-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	
Tot	al	Mos- full Surtout tem	time à plein	Tot	a I	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	e l	Most full Surtout tem	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
975	1,250	650	685	1,430	1,730	1,060	1,075	6,315	4,585	5,830	3,950	Ontario † (suite)
190 50 4,750 185 1,415 245 250 1,830 460 370	520 80 3,910 165 2,515 XXX 915 XXX 180	135 30 2,175 125 790 25 150 625 280 180	245 60 1,535 95 845 XXX XXX 455 XXX 85	160 40 2.400 370 905 70 260 500 165 135	370 70 2,775 140 2,195 XXX XXX 255 XXX 75	120 30 1,465 300 565 20 170 195 130 85	185 50 770 105 495 XXX XXX 85 XXX 40	540 210 2,965 825 1,245 70 160 455 110	920 150 2,065 245 1,455 XXX XXX 195 XXX 70	520 175 2,435 770 970 50 155 315 90 85	855 110 1,050 165 700 XXX XXX 110 XXX 25	3355 Assigné (3) 336/337 3360 3370 3371 3373 3375 3379 Assigné (3) Grand groupe 41 -
41.070	151, 635 31.375 700 24,485 5,345 1,475 58,250 615 20,135 31,525 1,885 685 395 2,895 620 7,085 420 6,190 80 535 1,520 3,005 1,520 3,005 1,520 3,005 1,520 3,005 1,520 3,005 1,520 3,005 1,520 1,5	23,905 270 XXX 160 90 90 5,395 3,195 1,240 3055 225 1,730 160 1,440 80 9,070 320 385 4,930 2,550 125 2,755 485 645 54,930 100 360 29,550 100 360 45,50 100 360 45,50 100 365 315 125 2,275 4,530 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1	75, 970 18, 310 3, 015 810 23, 375 11, 640 8, 205 1, 185 5, 240 8, 205 1, 385 5, 240 3, 735 4, 525 4, 525 4, 525 1, 515 1, 385 290 2, 400 2, 400 1, 095 2, 100 1, 515 1, 385 1, 000 1, 095 1, 515 1, 385 1, 000 1, 095 1, 515 1, 385 1, 000 1, 095 1, 515 1, 386 1, 000 1, 095 1, 515 1, 386 1, 000 1, 095 1, 000 1, 095 1, 000 1, 0	34, 390 565 563 XXX 425 1100 30 7, 410, 195 3, 800 2, 440 215 70 280 2, 260 2, 260 4, 800 14, 450 170 2, 295 635 760 7, 070 4, 940 170 2, 295 635 7, 100 XXX 620 XXX 35 3, 620 2, 250 4, 250 4, 250 4, 250 4, 250 4, 250 5, 380 3, 250 4, 250 5, 380 3, 250 5, 380 3, 250 5, 380 3, 250 5, 380 3, 250 5, 380 6, 380 6,	145,800 37,770 1700 31,995 4,460 1,145 53,340 1,2850 22,900 23,910 2,850 395 305 305 305 305 305 305 307 700 1,740	24,515 425 XXX 305 95 4,705 35 4,705 130 2,995 930 150 40 1,75 1,775 80 240 1,380 75 10,440 2,575 165 235 430 330 XXX 270 XXX 10 2,775 270 735 760 305 295 150 245 150 245 150 245 150 245 150 245 150 245 150 245 150 245 150 245 180 180	89,385 26,345 1.355 22,535 2,910 7,745 2,155 15,010 7,745 2,155 1,085 7,090 215 1,085 7,090 1,15 1,660 635 1,340 1,500 1	136,760 1,910 2,190 26,090 2,190 4,095 1,795 585 3,800 10,140 1,285 1,120 7,475 2,65 53,880 15,935 4,190 24,550 15,935 4,190 24,550 15,935 1,548 1,275 1,640 1,575 1,640 1,575 1,595 1,135 1,595 1,135 1,595 1,135 1,595 1,135 1,595 1,135 1,595 1,135 1,595 1,275 1,640 1,570 2,575 1,670 2,575 1,670 2,575 1,670 2,675 2,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820 7,815 1,820	467, 465 122, 505, 91 12, 920 3, 1445 105, 495 12, 920 3, 1445 169, 610 6, 860 1, 575 1, 935 22, 935 1, 935 28, 275 24, 460 1, 260 1, 260 1, 260 1, 275 2, 460 1, 275 2, 460 1, 275 2, 2	123, 950 1, 685	367,715 104,885 8855 90,780 10,710 2,305 118,380 6,080 74,240 21,255 11,140 1,445 1,055 3,140 30,090 1,700 25,550 1,700 1,700 25,550 1,400 1,400 2,350 4,725 5,720 165 975 4,15 6,465 6,720 165 975 4,15 6,465 6,465 1,900 1,205 16,840 1,205 1,365 1,365	Employés de bureau et travailleurs assimilés 411 4110 4111 4113 Assigné (3) 413 4135 4137 4139 Assigné (3) 414 4140 4141 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4153 4157 4159 Assigné (3) 416 4161 4169 Assigné (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4179 Assigné (3) 419 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4199 Assigné (3)

38,155| 60,185| 18,670| 19,435| 38,455| 47,270| 20,77

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				In th	ne labour	force (2)			Aya	Worked in ant travai	1985 - llé en 1985	5
			Fais	ant partie	de la pop	ulation ac	tive (2)			Tot	al	
Occupation	Tota		Tot	al	Emplo - Perso occup	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tota	al	Most full 1 - Surtout & temp	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Ontario † (continued)												
513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigned (3) 519 Assigned (3)	194, 785 25, 540, 8, 200 26, 595 104, 370 3, 915 3, 795 13, 355 2, 485 6, 535 49, 790 7, 185 12, 170 18, 320 5, 150 2, 580 1, 800 1, 135 1, 450 7, 995 2, 425 3, 400 1, 290 260	198, 070 14, 730 1, 500 5, 820 155, 605 4, 365; 795 2, 3115 5, 700 7, 235 3, 895 6, 585 1, 900 2, 210 6, 110 685 900 2, 580 0, 300 2, 705 1, 900 2, 700 1, 110 685 900 2, 705 1, 900 2, 110 685 900 2, 110 685 900 2, 110 685 900 1, 11	182,915 24,820 8,075 25,930 98,490 3,465 2,875 11,670 2,125 5,470 47,940 6,980 11,795 17,570 5,000 2,535 1,770 1,085 1,210 1,085 1,210 1,085 1,210 1,085 1,210 1,2	171, 695 13, 680 1, 455 5, 465 135, 615 3, 380 590 1, 960 4, 425 5, 125 5, 125 1, 760 2, 115 1, 060 595 710 4, 600 4, 600 3, 45 1, 980 3, 45 1, 980 3, 45 1, 985 1, 985	174.690 24,360 7.875 25.365 93.985 3.185 2.615 10.535 1.850 4.945 47.190 6.950 11.565 17.325 4.940 2.465 1.740 1.050 1.155 1.740 1.050 1.155 1.740 1.050 1.155 1.740 1.050 1.155 1.750 1.1	159,005 13,075 1,380 5,160 125,825 3,160 545 1,725 1,7	8, 225 4,60 205 565 4,500 265 1,140 270 530 245 60 70 30 355 315 255 315 250 170 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	12, 690 605 75 305 9,790 220 40 240 730 680 1,040 275 310 25 160 45 50 45 335 XXX 105 20 175 25	187, 470 25, 145, 8, 090 26, 220 100, 545, 3, 595, 12, 125, 2, 230, 5, 915, 48, 645, 7, 125, 11, 985, 17, 770, 5, 100, 2, 520, 1, 785, 1, 110, 1, 260, 7, 780, 6, 915, 1, 125, 1, 12	185.315 14,395 1.480 5.640 145,795 3.980 735 2.140 5.010 6.150 29.760 3.860 6.435 1.860 2.145 1.085 6.00 780 5.215 2.080 3.95 6.00 780 780 780 780 780 780 780 780 780 7	143.700 23.960 7.835 25.105 73.360 2.985 725 4.515 1.405 4.405 4.405 11.230 16.075 4.675 2.365 1.660 990 1.055 7.090 2.925 2.350 2.925 1.045	84, 11, 4, 59, 1, 2, 3, 25, 3, 5, 10, 1,
Major group 51 - Service occupations 611 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 6135 6139 Assigned (3) 614 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6160 6162 6165 6169 Assigned (3) 619	291,355 85,935 10,110 19,150 1,325 6,200 15,100 2,965 3,125 84,415 10,245 34,640 6,560 23,640 23,640 1,025 6,645 1,130 1,040 685 5,205 4,125 10,025 6,645 1,130 1,040 685 5,205 4,125 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,500 1,100 1,01	366,815 16,855 XXX 1,355 530 2,480 3,625 7,385 189,590 13,715 33,110 7,350 91,225 16,925 7,260 20,726 10,100 11,870 9,110 83,090 XXX 435 1,010 83,090 XXX 435 1,660 2,975 3,290 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,750 3,215 1,660 1,75	264,895 80,980 9,840 18,550 1,285 5,570 14,510 2,580 9,830 31,335 6,250 20,650 4,550 3,285 9,170 6,185 1,00 4,550 4,550 1,500 8,850 1,500 8,850 1,000 8,850	311.730 14.865 12.310 520 6.610 495 2.270 2.935 144.565 12,530 28.840 6.495 76.520 15,000 5.175 19.285 10.560 7.620 7.82	247, 250 78, 080 9, 780 18, 475 1, 240 23, 820 5, 870 14, 095 2, 360 2, 440 9, 450 2, 470 18, 700 18, 700 18, 700 18, 700 11, 180 370 1, 180 370 1, 180 385 4, 825 1, 585 645 1, 610 1, 225 73, 705	284,020 13,555 xxxx 1,265 480 2,170 129,980 11,890 25,795 5,760 88,205 6,800 13,835 4,475 17,565 9,885 6,800 18,205 11,20	17. 450 2. 905 60 60 120 120 1.7 !5 100 1.7 !5 220 2.5 40 2.5 40 5.5 40 5.5 40 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 60 6.2 790	1, 310	275,000 83,850 10,035 19,005 11,005 26,775 6,150 14,870 2,915 27,955 78,180 10,010 32,045 6,355 6,435 1,095 6,355 1,095 13,485 6,435 1,510 830 850 1,510 855 1,035 1,035 1,510 84,550 1,530 850 1,530 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 1,580 84,580 5,310 850 84,580 5,310 850 84,580 5,310 850 84,580 5,310 84,580 50,580 50,580 50,580 500 500 500 500 500 500 500 500 500	336,850 16,220 XXX 1,335 550 550 7,025 3,550 6555 155,840 13,146 30,500 7,000 83,045 15,905 6,150 20,730 11,120 8,270 410 2,540 410 1,545 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 11,030 655 1,1740	200.755 73.695 9.795 18,470 1.135 20.690 5.970 13,640 1,680 2,315 45,635 8,830 19,265 4,095 9,225 2,055 2,160 8,010 5,785 766 645 450 360 10,435 1,315 6,285 590 680 680 4,290 680 4,290 680 4,290 680 4,290 680 5,400 4,300 4,290 815 1,330	178. 10. 1. 4. 4. 2. 1. 73. 8. 8. 11. 73. 3. 3. 13. 7. 4. 15. 16. 17. 7. 18. 18. 11. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Ja			ant travail			vier 1 <b>98</b> 5				
1-26 we	eeks - 1	-26 sema	ines			27-48 sems			weeks -	49-52 sem	aines		
Tot	al	full	à plein	Tot	al	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota		Mos full Surtout tem	tly time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
33, 450 1, 380 530 1, 685 19, 520 1, 115 995 5, 630 800 1, 795 3, 870 260 760 0, 780 1,  55.040 1.515 175 7600 44.840 1.645 210 2.485 3.685 225 555 1.900 150 150 115 1.095 1	1, 070 425 1, 310 9, 070 1, 580 260 2, 710 2, 190 200 1, 200 200 1, 200 205 135 90 105 560 40 85 345 75 30	16. 750 885 125 435 12. 890 300 350 665 1,070 2,310 155 415 1,185 220 80 375 80 375 XXX 120 56 30 30 30 30 350 865 1,070 2,310 865 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	29.985 2.565 945 3.200 17,715 865 505 7.365 1,165 7.755 3.705 2.805 1,105 1,105 1,00 1,105 2,00 1,105 2,00 1,105 2,00 1,105 2,00 1,105 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	40.855 2.070 295 9800 33,715; 985 125 475 1,005 1,230 5.495 5,570 935 2.980 255 315 145 145 130 915 XXX 285 50 495 35	19.550 2.240 875 2.835 10.905 620 100 900 255 820 6.260 1,500 2.685 330 200 145 190 930 95 155 195 445 165 25	15,905 1,510 250 6900 11,985 275 300 230 230 3655 565 4,320 475 765 2,310 110 130 855 500 XXX 245 500 XXX 245 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	124.035 21,200 6,520 21,335 1,715 2,000 3,885 1,020 2,960 37,405 6,185 9,475 12,875 1,895 1,385 775 825 5,850 4,950 2,285 855 140	89, 425 10, 810 1, 015 3, 905 67, 245 1, 370 400 715 2, 425 20, 580 4, 950 8, 060 4, 950 8, 060 1, 410 1, 430 8, 815 2, 835 2, 8	108,770 20,645 6,540 20,960 53,380 1,520 4655 1,940 885 2,430 35,840 6,025 9,170 12,195 3,790 1,820 1,325 755 5,580 406 2,135 800 125	52.030 9.450 9.55 3.590 540 70 400 1.035 1.650 7.100 4.055 7.100 4.055 7.100 320 335 2.375 XXX 1.555 1.650 4.055 1.650 1.050 1	5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 5179 Assigné (3) 519 5190 5191	1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 22 23 24 25 26	
67, 020 10, 835 650 570 160 6, 025 300 1, 400 1, 010 1, 030 9, 860 1, 680 9, 045 2, 005 1, 585 1, 845 805 265 375 375 375 130 3, 115 185 635 130 5, 26 135 145 150 150 145 150 145 150 145 150 145 150 145 150 145 150 145 150 145 150 150 150 150 150 150 150 15	112,550 4.570 XXX 135 1155 2.115 2.115 2.115 2.155 58.215 2.520 10.560 2.010 3.5795 4.430 2.795 6.240 2.795 6.240 1.035 5.795 6.240 1.035 5.795 6.240 1.035 5.795 6.240 1.035 5.795 6.240 1.035 5.795 6.240 1.035 5.795 6.240 1.035 5.790 1.1825 6.290 6.200	6. 6.35 5.450 4.50 8.25 4.610 8.25 6.640 8.640 8.660 8.660 8.640 8.660 8	44, 120 2, 490 XXX 85 30 1, 055 250 8185 20, 140 1, 070 4, 660 930 10, 780 1, 355 3, 100 1, 355 3, 100 1, 525 XXX 1, 355 255 10, 620 XXX 1, 435 2, 315 2, 315 3, 31	50, 325 11, 765 845 1, 975 1, 765 5, 330 4, 75 5, 330 1, 885 530 545 18, 180 1, 840 7, 320 1, 635 1, 745 1,	83,670 3,870 3,870 240 855 2,210 710 710 7150 40,270 4,120 7,300 1,960 4,240 2,310 1,685 XXX 3,160 5,475 3,945 1,500 19,945 5,000 4,240 2,310 19,945 5,000 4,240 2,310 19,945 5,000 4,240 2,310 19,945 5,000 4,240 2,310 19,945 5,000 4,240 2,310 19,945 5,000 19,945 5,000 19,945 10,000	32,305 8,805 7,85 1,730 135 3,575 410 1,570 1,570 4,125 9,950 1,570 4,125 1,390 965 1,390 965 1,500 975 1,500 9880 95 115 175 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	41, 480 1, 875 5, 260 965 555 560 965 18, 530 2, 1955 4, 080 1, 085 1, 760 8, 595 1, 760 8, 155 2, 735 1, 580 1, 025 2, 135 1, 580 1, 025 2, 135 1, 580 1, 155 1, 580 1, 155 1, 580 1, 155 1, 580 1, 155 1, 580 1, 155 1, 580 1, 155 1, 580 1, 155 1, 580 1, 155 1, 1	157, 650 61, 255 8, 545 16, 455 970 15, 420 5, 3885 11, 575 1, 57	140,615 7,700 xxx 965 355 2,700 390 1,690 1,245 57,350 6,725 57,350 6,725 57,350 6,725 50,250 6,525 50,250 6,525 50,250 6,525 1,955 50,250 6,525 50,250 6,525 6,525 50,250 6,525 6,5	138,085 58,265 58,275 58,275 58,275 13,615 5,340 11,245 1,000 1,405 26,640 6,625 11,480 2,360 4,245 935 5,460 4,245 380 1,355 230 7,280 1,145 1,350 1,010 1,	92,505 6,1855 1,570 650 230 35,265 5,380 9,030 2,265 13,110 4,335 1,140 7,715 5,115 5,115 5,115 6,115	611 6111 6112 6113 6115 6115 6116 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 6130 6133 6135 6139 Assigné (3) 614 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigné (3) 6160 6160 6160 6160 6160 6160 6160 616	267 288 293 313 333 334 335 336 337 388 340 411 421 434 445 447 448 450 551 553 664 655

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				lorked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis I	e ter janv			
				Fais	In th	e labour f		tive (2)	-	Aya	Worked in nt travai	lié en 1985	5
	Occupation	Tota	1	Tota		Emplo: Person occupi	ines	Unemp I Personn chôm	es en	Tota		Most full Surtout i	time à plein
		М	F	м	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Ī	Ontario † (continued)												
	6191 6198 6199 Assigned(3) Mejor group 71 - Farming, horticultural and	55,540 21,145 4,235 4,540	43,240 13,870 1,120 2,750	50,345 17,605 3,800 3,430	36,825 11,390 975 1,915	46,595 15,645 3,430 2,950	33,885 10,230 885 1,655	3,750 1,960 365 480	2,940 1,160 85 255	52,495 18,715 4,015 3,870	39,770 12,465 1,070 2,225	39,610 8,760 2,610 2,635	19,0 6,0 5 1,3
	animal husbandry occupations 711 7111(4) Assigned(3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7196 7197 7199 Assigned(3)	118,365 41,535 41,045 485 76,830 2,670 11,180 12,100 31,675 XXX 3,120 12,070 3,835	46,675 6,835 6,690 145 39,840 680 8,475 13,765 5,650 530 625 8,160 1,945	106, 315 40, 250 39, 820 430 66, 065 2, 565 10, 240 8, 915 28, 435 XXX 2, 675 10, 245 2, 810	38,800 6,170 6,070 100 32,625 630 7,690 10,310 4,900 455 495 6,825 1,320	101,365 40,170 39,745 430 61,190 2,470 9,900 7,915 26,215 XXX 2,470 9,565 2,480	36,045 6,140 6,050 90 29,900 585 7,480 9,005 4,430 375 465 6,355 1,200	4,950 75 75 4,875 100 350 1,000 2,215 XXX 205 680 335	2,755 30 20 10 2,725 40 215 1,305 465 75 30 470 120	111,785 39,595 39,315 280 72,190 2,620 10,735 11,480 29,380 XXX 3,015 11,460 3,335	43,500 6,375 85 37,035 680 8,110 12,755 5,225 505 605 7,465 1,705	85,270 35,200 34,970 235 50,065 2,480 7,425 7,700 20,680 XXX 2,010 7,785 1,875	25,9 4,5 4,4 21,4 5 4,1 7,6 3,2 2 3 4,4
3	Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 7313 7319 Assigned (3)	1,805 1,805 1,145 260 40	235 235 XXX XXX -	1,595 1,590 1,075 245 30	155 150 XXX XXX	1,395 1,400 925 230 25	120 120 XXX XXX	190 195 150 15	35 30 XXX XXX	1,740 1,740 1,125 250 35	220 215 XXX XXX	1,425 1,430 950 210 25	1 1 X X
34567890112	Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7518 Assigned (3)	12,860 12,860 1,210 780 5,020 320 1,930 2,360 540 700	1,690 1,690 XXX 345 XXX XXX XXX XXX 855 XXX 75	11, 640 11, 645 1, 140 625 4, 605 315 1, 840 2, 055 515 540	1,190 1,195 XXX 175 XXX XXX XXX XXX 645 XXX	9,530 9,525 1,070 3,660 290 1,440 1,685 430 410	905 905 XXX 105 XXX XXX XXX XXX 520 XXX 35	2,115 2,110 65 85 940 25 400 370 90 135	290 290 XXX 70 XXX XXX XXX 130 XXX	12.280 12.280 1,185 755 4,835 320 1,865 2.185 535 610	1,510 1,510 1,510 XXX 310 XXX XXX XXX 765 XXX 45	10,625 10,625 1,145 690 4,180 305 1,715 1,635 485	1,0 1,0 X 22 X X X
3456789012	Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 7710 7711 7713 7715 7717 7718 7719 Assigned (3)	15,885 15,890 2,395 350 3,010 375 5,145 2,530 1,630 450	320 325 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15	14,925 14,925 2,265 340 2,870 350 4,825 2,350 1,525 400	235 240 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15	13,905 13,900 2,170 265 2,645 325 4,555 2,180 1,400 360	205 200 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,030 1,025 95 75 230 20 270 170 125 35	40 35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	15,380 15,380 2,365 350 2,900 360 4,970 2,430 1,590 410	290 290 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15	14,810 14,805 2,335 300 2,800 320 4,835 2,295 1,545 370	22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 2
3 4 5 6 7 8 9	Major group 81/82 - Processing occupations : 811 8110 8111 8113 8118 Assigned (3)	120.090 2,480 255 925 295 670	42,170 135 XXX XXX XXX XXX	113,760 2,335 230 895 285 610 65	37,260 115 XXX XXX XXX	107.640 2.210 220 825 285 575 60	32,960 95 XXX XXX XXX XXX	6, 125 125 5 65 -	4,295, 20 XXX XXX XXX XXX	117,095 2,425 245 910 290 650 65	39,815 135 XXX XXX XXX XXX	108.250 2.330 245 870 290 600 70	32.2
0	813/814 8130	29,720 4,040	2,795 XXX	28,395 3,855	2.640 XXX	26,885	2.350 XXX	1,510	290 XXX	28,985	2,680 XXX	28, 140 3, 985	2.

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		MOTREG S	ince Jan				lé depuis aillé en 19		/ier 1985				
1-26 we	eks - 1	-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tota	a I	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota	a 1	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	ıl	Most fuil : Surtout i	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
												Ontario † (suite)	T
2,650 8,825 1,290 1,630	10,820 4,620 510 905	6,630 2,875 620 830	4,100 1,605 245 475	9.270 3,780 965 695	9,315 2,750 155 410	6,455 1,720 620 510	3,930 1,340 60 275	30,575 6.110 1,755 1,550	19,635 5,095 405 915	26,530 4,165 1,375 1,290	11,045 3,135 245 580	6191 6198 6199 Assigné (3)	
												Grand groupe 71 ~ Agriculteurs, horticulteurs et	
3,165 2,080 2,000	18,455 710 690	18,400 960 915	10,165 310 305	18,085 3,585 3,540	6,540 975 965	13,685 2,800 2,765	4,010 690 580	60,540 33,930 33,770	18,505 4,780 4,720	53,185 31,435 31,290	11.760 3,530 3,495	éleveurs 711 7111 (4)	
75 1,090 305	17,750 235	40 17,440 255	9,850 155	45 14,495 590	5,565 110	10,885 540	3,325 85	160 26.610 1,725	13,725 330	150 21,745 1,690	8,230 260	Assigné (3) 718/719 7180	
2,515 6,650 4,210	1,395 8,755 3,180	1,245 3,885 8,325	680 4,970 1,930	1,385 1,850 7,655	890 1,855 1,255	900 1,340 5,960	1,225 770	6.835 2,980 7,510	5,815 2,145 790	5,285 2,470 6,400	3,030 1,410 500	7183 7185 7195	
XXX 1,305 4,205	185 265 2,800	XXX 675 2,225	85 130 1,435	775 1,670	115 55 1,040	XXX 590 1,140	55 30 600	XXX 930 5,595	205 290 3,625	740 4,415	155 170 2,400	7197	
1,850	935	805	460	545	250	405	120	935	515	665	300		
680 680	140 145	465 465	80 75	740 745	45 40	675 675	35 30	320 320	30 35	290 290	20 25	et travailleurs assimilés	
425 110 20	XXX	320 75 15	XXX	545 50 5	XXX XXX -	495 45	XXX	145 90 10	XXX XXX -	140 85 10	XXX XXX	7319 Assigné (3)	
												Grand groupe 75 - Travailleurs forestiers et	
4,380 4,380 175	1, 185 1, 185 XXX	3,260 3,260 155	815 815 XXX	4, 165 4, 170 305	185 185 XXX	3,800 3,800 295	130 130 XXX	3,735 3,735 705	145 145 XXX	3,565 3,565 700	100 100 XXX	75 1 75 10	
385 1,485 45	275 XXX XXX	330 1,065 45	185 XXX XXX	185 2,015 95	30 XXX XXX	180 1,850 85	25 XXX XXX	185 1,330 180	10 XXX XXX	180 1,260 180	5 XXX XXX	7511 7513 7516	
375 1,450 140	XXX 620 XXX	295 1,040 115	4 15 XXX	835 425 150	XXX 75 XXX	785 325 140	XXX 40 XXX	655 315 235	XXX 70 XXX	635 270 230	XXX 45 XXX		
320	40	225	10	155	10	145	5	135	5	115	5	Grand groupe 77 - Mineurs, carriers,	
1,950	95	1,625	65	4,040	50	3,860	40	9,390	145	9,320	140		
1,950 110 100	95 XXX XXX	1,625 110 65	65 XXX XXX	4,035 385 125	50 XXX XXX	3,865 370 110	XXX XXX	9,390 1,870 125	145 XXX XXX	9,315 1,865 125	140 XXX XXX	7710 7711	
360 45 505	XXX XXX XXX	295 25 450	XXX XXX XXX	885 90 1,365	XXX XXX XXX	860 80 1,315	XXX	1,655 225 3,105	XXX	1,645 220 3,070	XXX	7717	
525 210 90	XXX XXX 10	425 175 75	XXX XXX 10	710 370 105	XXX XXX	680 360 90	XXX XXX	1,195 1,010 215	XXX   XXX   5	1,185 1,015 200	XXX -	7719 Assigné (3)	
									10.011	26 445	12 000	Grand groupe 81/82 - Travailleurs des industries de transformation	
305	10.720 55 XXX	11,810 235	7,060 40 XXX	22,105 570 60	9,155 20 XXX	20,020 560 65	7,360 20 XXX	78,530 1,545 180	19.940 55 XXX	76,415 1,535 180	17,880 55 XXX	811 8110	
140 30 100	XXX	105 30 65	XXX XXX XXX	190 80 180	XXX XXX XXX	190 75 180	XXX XXX XXX	575 185 370	XXX XXX XXX	575 185 365	XXX XXX	8113 8118	
5 3,030 120	610 XXX	2,630	500	5, 145 450	635 XXX	10 4,990	550 XXX	20,805 3,430	1,435 XXX	20,525 3,420	1,385 XXX		

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

		Worked sir	nce January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis	ie ier jan			
			In t	he labour		ctive (2)		Ау		llé en 198	5
Occupation	Total		sant partie						Tot	Mos	tly
		To	tal	Person occup	nnes	Personi chôm	nes en	Tot	al	full Surtout tem	time à plein
	M F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Ontario † (continued)											
8131 8133 8135 8137 8141 8143 81446 81448 81449 Assigned (3) 815 8150 8151 8153 8155 8156 8158 8159 Assigned (3) 816/817 8160 8161 8161 8165 8167 8171 8173 8176 8171 8173 8176 8178 8179 Assigned (3) 821/822 8210 8221 8213 8215 8217 8221 8223 8226 8229 Assigned (3) 8233 8235 8236 8238 8239 Assigned (3) 823 8236 8239 Assigned (3) 823 8250 8250 8251 8253 8256 8258 8259 Assigned (3) 825 8250 8251 8253 8256 8258 8259 Assigned (3) 825 8250 8251 8253 8256 8258 8259 Assigned (3) 825 8250 8251 8253 8256 8258 8259 Assigned (3) 8255 8256 8258 8259 Assigned (3) 8255 8256 8258 8259 Assigned (3) 8255 8256 8258 8259 Assigned (3) 8255 8256 8258 8259 Assigned (3) 8256 8258 8259 Assigned (3) 8256 8258 8259 Assigned (3) 8257 8258 8259 Assigned (3) 8267827 8271 8273 8275	665 1,480 3,960 1,470 4,1470 2,140 5,345 4,5,875 910 1,7075 7,65 505 955 1,370 3,1265 1,420 2,800 16,125 2,905 2,905 2,510 1,265 3,70 1,150 6,125 2,805 3,70 1,150 6,125 2,805 3,70 1,150 6,125 2,805 3,70 1,150 6,125 2,805 3,70 1,150 6,125 2,805 3,70 1,150 6,125 2,805 3,70 1,150 6,125 2,805 3,70 1,150 6,125 2,805 3,70 1,150 6,155 8,810 1,100 1,285 2,285 3,200 1,365 8,810 1,310 1,285 2,285 1,350 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,285 2,285 1,390 1,310 1,710 1,285 2,285 1,390 1,310 1,710 1,285 2,285 1,390 1,310 1,710 1,285 2,285 1,390 1,310 1,710 1,285 2,285 1,390 1,310 1,710 1,285 2,285 1,390 1,300 1,500	XX	545 1,950 1,950 1,910 0,000 0,	2,035	XXX XXX XXX 300 3355 395 395 395 395 395 395 395 395 39	115 35 255 155 105 95 110 400 300 300 355 345 55 305 35 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	XXX XXX 20 45 30 20 155 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2.235 655. 1.450 3.865 1.705 2.990 5.210 6.880 760 4855 2.555 2.840 1.350 2.85	XXX XXX 340 3800 XXX 400 400 405 430 1200 1,880 XXX XXX XXX 80 4,510 360 500 XXX XXX XXX XXX 560 20,825 735 XXX XXX XXX 560 20,825 735 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	645 175 10,735 1,555 780 2,510 2,865 2,015 2,015 5,225 695 365 280 420	1, ·

# Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Ja	nuary 1, 19	385 - Ay	ant travail	lé depuis	le 1er janv	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	385					
1-26 w	eeks - 1	1-26 sem	aines	27-48	weeks -	27-48 sema	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tot	tal	Surtout	stly   time   à plein	Tot	al	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota	s 1	Most full Surtout i	time a plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
			1									Ontario † (suite)	
180   555   555   185   555   555   185   555	XXX XXX XXX XXX 85 1255 XXXX 85 145 145 80 30 420 XXX XXX 90 15 95 15 135 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	\$ 55.5   \$ 75.5   \$ 35.5   \$ 110.1   \$ 144.5   \$ 144.5   \$ 145.5	XXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXX	535 95 230 750 265 345 340 1,005 955 200 1,675 160 330 260 2,400 180 485 70 485 485 70 486 486 110 250 1,690 1,890 1,970 1,75 1,315 1,315 80 1,015 1,315 1,315 80 1,015	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	540 95 225 735 260 320 295 960 935 170 1,570 110 310 290 255 85 455 65 300 80 95 140 275 810 80 245 1,320 1,570 1,	XXX XXX 700 100 XXX 55 120 70 10 365 XXX XXX 105 125 50 50 XXX 100 115 385 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1,520 500 1,125 2,7350 1,050 1,115 1,615 3,375 3,860 4,110 555 1,000 4,100 820 300 675 1,100 410 1,780 2,100 4,80 2,500 4,845 24,160 2,560 2,560 2,560 2,560 3,115 5,150 3,100 4,100	XXX XXX 200 140 XXX 240 265 810 XXX XXX XXX XXX XXX 305 170 240 265 810 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1, 490 485 1, 130 2, 685 1, 035 1, 095 1, 610 3, 290 3, 810 4, 010 555 300 635 1, 795 300 11, 715 1, 760 2, 060 4, 805 155 2, 000 4, 805 2, 870 2, 645 885 4, 785 4, 785 3, 100 5, 800 5	XXX XXX XXX XXX XXX 195 130 130 240 195 250 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X		1 2 3 4 4 6 5 6 7 7 8 8 9 100 111 122 13 14 1 15 16 6 17 17 8 1 19 100 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories,

2 - 113

				In th	ne labour 1	force (2)			Aya	Worked in	1985 - Ilé en 198	5
			Fais	ant partie	de la pop	ulation a	ctive (2)			Tot	ai	
Occupation	Tota	a I	Tota	ы	Empto Persor occup	nnes	Unemp l	es en	Tota	a l	Most full Surtout tem	time à plein
	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Ontario † (continued)												
8276 8278 8279 Assigned (3) 829 8293 8295 8295 Assigned (3)	345 1,050 710 175 1,965 505 640 XXX	990 885 730 220 1,550 435 435 530 50	330 1,005 680 150 1,775 480 580 XXX 95	910 770 650 140 1,300 395 335 455 25	310 925 620 150 1,630 435 540 XXX 90	855 670 580 125 1,160 380 290 390	20 75 65 5 145 45 40 XXX	60 95 75 25 140 20 45 65	340 1,010 685 180 1,925 500 625 XXX 105	945 805 675 160 1,505 435 400 520	320 955 660 155 1,695 435 590 XXX 85	886 745 610 110 1,356 405 370 466
Major group 83 - Machining and related occupations 831 8310 8311 8313 8315 8315 8316 8319 Assigned (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8336 8337 8339 Assigned (3) 835 8355 8355 8357 Assigned (3) 837 8370 8371 8370 8371 8373 8376 8377 8370 8371 8373 8376 8371 8373 8376 8379 Assigned (3) 839 Assigned (3)	130,095 47,870 3,775 10,855 23,345 6,105 1,470 860 66,730 3,885 1,755 10,800 9,955 34,075 1,335 1,710 2,420 3,285 1,710 875 35,085 1,50 3,955 150 3,955 150 4,915 1,365 150 8,260 4,915 1,755	15,550 4,165 2,355 1,360 985 635 140 8,680 2,320 3,115 265 2,320 3,115 2,320 3,200 3,115 2,320 2,320 3,200 3,115 2,320 2	125, 110 46, 210 3, 670 10, 530 22, 715 5, 889 1, 405 7, 85 1, 225 64, 150 3, 810 1, 700 10, 360 9, 530 32, 8890 1, 275 1, 645 2, 165 3, 070 0, 10, 125 825 1, 125 825 1, 125 825 1, 125 825 1, 125 825 1, 125 825 1, 127 1, 125 825 1, 127 1, 125 825 1, 127 1, 127 1, 128 1, 129	14,250 3,790 XXX 3,790 1,265 800 580 545 100 8,005 XXX XXX 1,175 2,735 2,735 2,905 255 XXX 445 265 525 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	117, 845 44, 640 3, 610 10, 330 21, 890 5, 570 5, 570 1, 160 59, 330 30, 265 725 1, 1590 8, 925 30, 265 1, 105 1, 105 1, 105 1, 200 1,	13,055 3,430 XXX 355 5,1,170 755 550 470 470 2,490 2,645 235 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7,265 1,565 555 195 820 3155 50 60 65 4,820 97 770 770 605 2,625 335 165,80 00 335 215 15 85 60 40 155 190 40 155 470 310 45 40 45	1, 195 360 XXX 15 95 1300 25 80 20 670 XXX XXX 75 260 20 0 XXX XXX 45 20 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	126.895 46.820 3.755 10.655 22.885 52.885 65.000 3.835 1.710 10.540 9.660 33.290 7.560 31.350 1.310 1.550 8.000 1.350 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.550 8.000 1.310 1.750 1.	14,840 3,930 1,275 935 590 600 125 8,320 1,275 8,320 1,175 2,860 3,025 265 300 530 1,185 300 530 1,185 8700 2,322 2,323	121,410 45,155 3,710 10,325 22,105 5,625 1,420 7,255 1,670 10,050 9,270 31,825 7,855 1,870 1,050 9,270 31,825 7,050 1,05	13,52( 3,49) XX) 311,22; 57( 44; 57( 7,75; XX) 1,088 2,88( 4,11) 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,1
Major group 85 - Product fabricating, assembling and repairing occupations 8 851/852 8510 0 8511 1 8513 2 8515 3 8523 4 8525 6 8527 7 8528 8 8529 Assigned (3) 853	327,800 62,580 6,340 3,115 28,445 3,130 3,290 295 7,250 7,15 2,935 4,895 2,155	122, 450 17, 560 1, 900 8, 100 370 395 450 1, 730 810 2, 040 535 22, 305	314,905 60,345 6,170 3,000 27,635 3,200 3,200 7,005 680 2,785 4,670 1,915 47,355	111, 815 16, 425 410 1, 785 7, 680 340 370 440 1, 640 720 735 1, 900 405	299.235 56.920 6,085 2.805 26,010 2.970 2.865 250 6.690 650 2.465 4,370 1,755	101, 620 14, 865 410 1, 545 6, 980 325 330 385 1, 575 655 680 1, 645 350 18, 770	3,425 90 195 1,620 55 330 10 315 30 320 300 160	10,200 1,560 - 245 705 40 60 65 65 55 255 255	318.825 61.055 6.285 3.090 27.945 3.050 3.170 270 7.125 690 2.840 4.645 1.940	115, 900 16, 930 1, 835 7, 860 365 370 415 1, 690 775 780 1, 925 21, 560	59,030 6,235 2,990 27,180 2,965 3,035 260 6,990 670 2,660 4,285 1,760	103.99 15,97 41 1.777 7.53 30 39 1.62 72 70 1.79 38

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				uary 1, 19	85 - Ays	ant travail	lé depuis	le fer jan				
1-26 w	eeks - 1	1-26 sema	ines			Ayant trava			weeks -	49-52 sema	ines	
Tot	tal	Mos: full Surtout tem	time à plein	Tota	Bi	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota		Most full Surtout	ly time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
15, 785 4, 150 105 200 110 25 485 170 105 XXX 20 155 755 2, 020 675 9, 430 155 1, 355 1, 450 2, 150 1, 450 1, 450 1, 450 1, 400 2, 150 1, 450 1, 450	165 210 175 480 105 110 105 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	3,305 1400 585 1,650 85 1300 195 7,950 1,125 1,215 4,430 225 225 360 500 150 375 375 30 140 90 15 885 865 120	150 160 115 25 380 75 100 160 15 2,410 565 XXX 40 170 175 45 105 20 1,400 XXX XXX 180 45 55 540 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	40 195 120 80 135 5 420 80 135 135 26, 185 7, 425 345 1, 460 3, 930 1, 095 2, 405 2, 25 15, 740 135 225 15, 740 105 2, 25 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	215 170 115 40 285 75 110 80 5 3,645 915 XXX 90 275 135 20 2.145 XXX 310 810 710 65 XXX XXX XXX 275 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	35 180 1100 300 385 800 1300 XXXX 15 24,835 7,070 3,735 1,020 140 210 210 15,005 635 2,200 2,685 2,200 2,685 2,200 160 270 470 475 500 400 245 140 140 245 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140	195 170 115 255 250 75 100 65 - 3,315 810 XXX 70 255 255 105 100 2,010 XXX XXX XXX 110 50 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	250 620 450 115 1.015 240 385 XXX 75 84,930 35,245 3,255 8,445 16,935 4,130 1,120 495 875 39,830 3,045 1,210 6,385 5,965 1,210 6,385 5,965 1,20 1,160	8,100 250 8,100 2,245 2,35 2,70 8,100 2,245 2,70 8,20 4,25 2,70 8,20 4,25 4,35 2,70 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,5	250 610 455 110 995 240 380 3,560 3,4,780 3,230 4,075 1,115 475 39,150 3,020 1,200 6,240 5,860 1,200 6,240 5,860 1,075 1,180 1,075 1,075 1,080 1,075 1	535 420 715 255 170 245 5 2, 125 2, 125 405 400 235 400 235 1, 450 1, 485 1, 485 1, 485 1, 485 1, 485 1, 550 225 225 225 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 400 235 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	8319 Assigné (3)
38, 355 6, 660 205 275 2,990 580 55 55 560 720 340 5,495	23,220 3,250 15 2990 1,415 90 50 290 1660 205 510	30,160 5,730 190 230 2,675 530 45 45 450 460 540 270	18, 140 2, 735 15 265 1, 240 50 35 250 130 150 455 70	58.450 11,880 735 560 5,665 510 800 35 1,235 100 580 1,245 410 7,915	28, 585 3,990 80 450 100 120 250 120 200 525 145 4,725	53,845 11,330 725 540 5,435 490 755 35 1,180 100 550 1,165 355 7,215	25,475 3,780 75 445 1,800 95 90 115 250 115 190 495 115	222,015 42,520 5,345 2,255 19,285 2,320 1,790 180 5,330 475 1,660 2,680 1,190 34,650	63,995 9,695 3,085 1,085 4,565 180 175 245 1,145 495 370 890 220	217,070 41,970 5,320 2,220 19,065 2,285 1,750 185 5,315 470 1,650 2,585 1,130 33,830	60,375 9,455 320 1,060 4,490 150 235 1,130 480 365 845 195 12,860	

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			Worked sine	ce January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis	le 1er janv	ier 1985		
			Put		he labour		- 12 (D)		Ауа	Worked in the travai	1985 - Ilé en 198	5
Occupation	Tota	ы	Fait	sant partie	e de la pop	ulation a	ctive (2)			Tot		lv.
			Tot	al	Person occup	nnes	Unemp Person chôm	nes en	Tota	a1 :	Most full Surtout tem	ime pleir
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Ontario † (continued)												
8530 8531 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539 Assigned (3) 854 8540 8541 8548 8549 Assigned (3) 8551 8553 8555 8561 8553 8555 8561 8553 8555 8561 8563 8568 8568 8568 8568 8568 8568 8568	3, 575 7, 775 17, 030 3, 280 6, 135 3, 365 4, 040 1, 265 1, 045 1, 670 16, 450 1, 795 3, 290 665 17, 575 1, 460 2, 295 1, 285 4, 600 2, 080 3, 080 3,	640 7.885 6.975 870 2.390 xxx 1.305 6.10 805 3.800 xxx 1.305 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.1	3, 450 7, 455 16, 525 3, 980 5, 980 1, 215 1, 485 15, 500 1, 765 1, 765 1, 765 1, 765 1, 765 1, 775 1, 170 1, 170	610	3,355 6,955 16,030 2,840 5,740 3,105 3,770 1,135 935 1,320 14,575 1,735 8,180 1,130 2,920 15,660 1,130 2,920 15,660 1,125 395 1,865 4,540 1,125 2,930 1,605 1,245 2,930 1,605 1,245 2,930 1,605 1,125 3,955 1,805 2,910 1,605 1,125 3,915 1,805 2,915 1,805 1,130 1,125 1,805 1,805 1,125 1,125	590 6.590 5.400 5.855 770 2.125 XXX 1.095 4.855 5.455 3.170 XXX 1.845 5.30 100 45.415 1.380 1.260 1.050 1.885 6.565 1.270 1.885 6.565 2.155 2.150 1.290 6.200 1.400 2.390 2.215 2.265 2.25	2,475 60 120 335 175 925 10 45 585	20 785 700 690 40 145 XXX 140 60 105 365 XXX 250 55 40 40 100 230 235 55 490 65 2.185 120 325 765 2.185 120 325 765 2.185 720 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3	3,545 7,550 16,745 3,150 6,055 3,305 3,905 1,225 1,545 15,570 1,775 8,745 1,27	620 7.625 6.780 8100 2.345 7.75 5.85 7.45 3.600 7.780 120 5.1,435 1.465 2.085 3.715 4.35 1.210 2.150 7.580 1.225 1.885 1.210 2.150 7.580 1.340 2.740 2.750 2.550 2.855 1.210 2.150 7.580 1.340 2.740 2.750 2.550 2.555 5	3,510 7,285 15,890 2,950 5,695 3,220 3,505 1,145 975 14,230 1,735 14,230 1,150 2,740 475 15,485 1,150 2,740 3,10 1,575 2,485 1,570 2,460 3,080 2,785 14,330 1,940 2,785 2,270 475 240 3,10 1,575 240 3,10 1,575 240 3,10 1,575 240 3,11 1,580 1,575 2,485 1,780 2,785 14,330 1,940 2,785 14,330 1,940 2,785 14,330 1,940 2,785 14,330 1,940 2,785 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 14,350 1,575 1,780	7. 6. 2. 1. 3. 1. 1. 1. 2. 4. 4. 1. 1. 3. 3. 1. 7. 7. 1. 1. 2. 2. 10. 10. 4
Major group 87 - Construction trades occupations 871 8710 8711 8713 8715	271,965 29,280 3,950 12,500 2,780 3,300	7,580 495 XXX XXX XXX XXX	257,860 27,935 3,815 12,070 2,635 3,115	6.815 440 XXX XXX XXX XXX	238,250 25,955 3,725 11,240 2,425 2,910	6, 105 365 XXX XXX XXX XXX	19,605 1,985 90 830 215	715 70 XXX XXX XXX	263,045 28,605 3,880 12,320 2,690 3,210	7, 120 465 XXX XXX XXX	236,585 26,485 3,760 11,515 2,410 3,035	5

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked :	since Ja	nuary 1, 19	985 - Ay	ant travai	llé depuis	le 1er jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
1-26 w	veeks -	1-25 sema	ines	27-48	waeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
Ťo	tal	Mos full Surtout ten	time à plein	Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Tota	ы	Mos full Surtout ten	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No.
140 1,205 1,485 5,565 1,485 2,570 10 10 1,680 325 110 1,680 320 140 1,680 320 140 1,680 320 140 1,680	355 1, 480 110 990 95 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2	120 1,060 1,150 1,150 2,55 3,600 2,280 2,280 1,255 1,600 1,270 4,600 1,910 1,9	35 1,270 85 845 1,270 85 845 1,270 85 845 115 110 85 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	355 1,605 2,655 605 885 430 505 265 230 375 3,495 2,170 655 655 655 655 655 655 655 655 655 65	80 1,840 105 1,530 1100 4101 105 105 105 105 105 105 105	345 1,560 2,425 575 735 405 400 230 215 3,160 3,160 2,52 1,975 100 3,165 170 90 3,165 170 90 3,165 170 90 3,165 170 90 110 1395 495 170 100 2,620 195 650 450 450 450 450 450 450 450 450 450 195 19,750 6,600 135 50 2,475 50 6,600 2,855 650 725 2,475 50 1,550 6,600 2,855 650 725 2,475 1,645	80 1, 705 75 1, 460 140 380 XXX 240 100 145 750 XXX 425 105 155 11, 895 260 475 655 80 1, 320 315 6, 750 310 250 950 465 1, 670 60 35 335 105 170 245 60 170 245 60 170 245 60 170 245 60 170 245 60 170 245 60 170 245 60 170 170 170 170 170 170 170 17	3, 055 4, 730 12, 615 4, 730 12, 615 1, 975 4, 520 690 690 690 1, 440 4, 920 1, 825 1, 170 1, 335 1, 170 1, 335 1, 150 1, 180 1, 285 1, 150 1, 285 1, 150 1, 650 2, 100 1, 565 1, 1535 2, 090 2, 100 1, 565 1, 1530 2, 100 1, 565 1, 1530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 1, 565 1, 530 2, 100 20, 530 20, 540	505 4,305 370 4,255 555 1,870 2,870 1,075 2,555 27,115 1,055 1,135 1,950 1,950	3,050 4,680 12,320 1,925 4,425 2,455 8,785 8,785 8,785 1,430 4,705 590 1,715 2,855 10,415 1,310 200 1,225 3,040 1,225 3,040 1,255 1,510 1,	495 4,245 355 540 1,610 290 1,695 290 1,695 215 25,040 215 75 25,040 2,555 1,540 1,500 2,555 230 0,055 1,540 1,500 2,700 800 0,700 1,445 1,510 1,500 1,450 1,500 1,450 1,500 1,450 1,500 1,450 1,500 1,450 1,500 1,450 1,500 1,450 1,500 1	Ontario † (suite)  8530 8531 8533 8533 8534 8535 8535 8537 8538 8539 Assigné (3) 854 8540 8541 8548 8549 Assigné (3) 855/856 8550 8551 8563 8566 85568 8568 8568 Assigné (3) 857 8570 8571 8573 8575 8576 8578 8578 8579 Assigné (3) 857 8577 8570 8571 8573 8575 8576 8578 8578 8578 8578 8578 8578	1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 2 3 2 3 3 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1
1,540 405 56,485 5,335 320 1,860 900 630 1,075	1,020 140 2,350 155 XXX XXX XXX XXX	4,210 265 1,460 725 520 820	1,580 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	80,715 9,520 910 4,680 1,155 790 1,155	1,270 125 1,740 125 XXX XXX XXX XXX XXX	73,190 8,820 865 4,380 1,090 740 1,050	1,310 105 XXX XXX XXX XXX XXX	125,845 13,750 2,650 5,780 630 1,790 1,990	3,025 190 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	121.420 13,450 2,625 5,670 590 1,775 1,935	2,695 180 XXX XXX XXX XXX XXX	Assigné (3) Grand groupe 87 - Travailleurs du bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8718	59 60 61 62 63 64 65 66

'oir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

					In t	ne labour i	force (2)			Ave	Worked in	n 1985 - ilé en 198	5
				Fais		de la pop		ctive (2)			Tot		
	Occupation	Tota	1	Tota	a i	Emplo Person occup	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tota	al	Most full Surtout tem	time à plein
0.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Ontario † (continued)												
1234567891011231445671189021222344567	8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 8736 8738 8739 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8798 8799 Assigned (3)	1,355 1,045 46,915 6,690 4,380 19,745 10,660 1,330 1,125 1,510 1,475 195,770 25,480 41,765 12,480 2,535 6,575 15,355 1,975 5,540 18,135 2,510 2,645 18,759 33,890 7,215	XXX 15 1,735 XXX XXX 3000 770 XXX XXX XX5 5,350 470 470 470 470 470 470 470 470 470 47	1,320 895 45,110 6,445 19,025 10,360 1,250 1,250 1,250 1,305 13,305 184,810 24,475 6,360 14,455 1,850 5,630 17,415 2,440 2,475 1,605 31,220 1,605 1	XXX 20 1.655 XXX XXX 280 735 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1,170 780 42,975 6,300 4,105 17,710 10,085 1,225 1,190 189,325 24,010 36,540 11,245 2,290 5,950 1,490 5,015 1,190	XXX 15 1,510 800 XXX XXX XXX XXX XXX 25 4,230 420 640 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	145 115 2,140 140 1315 275 30 90 70 110 15,485 815 3,020 770 180 415 1,215 1,215 1,300 340 145 95 3,945 1,290	XXX -1455 XXX XXX 500 40 XXX XXX 55 490 155 1000 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	1,340 945 45,995 6,630 4,305 19,300 10,515 1,325 1,100 1,480 25,020 40,250 12,120 2,470 6,365 14,530 1,935 5,735 17,785 2,480 2,565 1,500 2,565 1,500 2,565 1,500 32,205 32,205 32,205 5,475	XXX 10 1,710 295 750 XXX XXX 400 4,945 455 505 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1, 195 770 43, 900 6, 505 4, 210 18, 170 10, 125 1, 285 1, 285 1, 170 166, 195 23, 650 35, 420 11, 745 1, 705 4, 775 16, 545 2, 285 2, 340 1, 560 27, 385 14, 545 5, 245	XX. 1. 56: 1. 56: 26: 67: 67: XX: XX: XX: 22: 3. 62: 3. 62: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: X
899012333334567890123344444456789012333333333333333333333333333333333333	Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 9110 9111 9113 9119 Assigned (3) 913 9130 9131 9133 9135 Assigned (3) 915 9151 9151 9153 9155 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 9190 9191 Assigned (3) Major group 93 -	154, 185 4, 435 350 2,360 1,135 500 80 8,765 1,415 2,255 2,820 1,760 295 3,250 830 500 820 770 135,495 12,325 10,370 93,585 9,720 4,500 2,235 255 685 985 80	18,065 455 XXX XXX 10 355 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	147, 155 4, 295 350 2, 270 1, 125 4, 885 75 8, 160 1, 305 2, 0715 1, 715 2, 915 1, 715 2, 993 775 725 725 725 725 725 725 725 725 725	16.600 425 XXX XXX XXX 5 325 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	139, 465 4, 210 335 2, 235 1, 090 480 65 7, 975 1, 280 2, 055 2, 555 1, 660 2, 055 2, 555 1, 660 2, 055 2, 555 1, 660 375 570 675 612 2, 960 4, 1610 9, 300 8, 925 3, 365 1, 840 230 655 680 55	15.685 400 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7.690 90 10 35 35 5 5 190 20 20 55 20 50 105 105 150 55,720 125 55,720 125 55,720 125 55,720 125 125 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	915 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	149,950 4,380 355 2,340 1,120 485 80 8,595 1,390 2,195 2,775 1,740 280 3,200 830 495 790 765 115,885 1,75 131,585 115,885 9,970 91,370 91,370 91,370 91,370 91,370 91,370 91,370 91,370 91,375 4,030 2,190 255 680 955 75	17,235 445 XXX XXX XXX XXX 5 3355 XXX XXX XXX XXX	133, 745 4, 150 335 2, 245 1, 060 435 8, 295 1, 375 2, 165 2, 645 1, 660 2, 815 765 665 650 155 116, 530 4, 430 9, 825 8, 270 3, 420 1, 955 245 667 670 745 65	9, 67: 36: XX. XX. XX. XX. XX. XX. XX. XX. XX. XX
59 60 61 62	Material handling and related occupations. n.e.c. 931 9310 9311	76,630 76,625 4,300 7,740	34,300 34,300 575 XXX	71,310 71,310 4,205 7,420	29,985 29,990 525 XXX	65,935 65,935 4,105 6,945	26,390 26,395 500 XXX	5,375 5,370 100 475	3,595 3,600 20 XXX	73,310 73,310 4,260 7,605	31,995 31,990 565 XXX	4,130	25,65 25,65 54

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked :	since Jar			ant travail			vier 1985				
1-26 wa	eeks -	le26 eems	ines			Ayant trav							
Tot		Mos full Surtout	tly time d plein	Tot		Mos- full Surtout	tly time à plein	49-52 Tota		Most full Surtout tem	ly time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
305 245 4.590 255 300 2.520 705 105 310 240 46.555 2.460 9.470 2.550 1.215 5.265 5.20 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 2.500 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495	250 250 250 250 250 250 250 250	230 185 3,580 215; 265 1,945 90 2300 34,185 1,970 6,845 2,045 545 6,845 2,045 545 3,535 3,955 1,530 2,210 465 370 220 8,535 3,050 1,610	210 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 460 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	475 345 8,920 550 555 5,480 1,205 145 240 062,280 7,305 14,415 5,635 1,45 2,440 4,365 610 2,245 4,790 835 610 2,25 10,835 5,090	XXX 305 XXX 70 125 XXX XXX XXX XXX 280 280 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	425 275 8,335 5,145 1,115 120 215 155 245 56,035 6,785 1,995 2,216 3,685 1,935 4,395 4,395 7,85 5,535 1,935 4,395 7,85 5,230 1,935 4,395 4,395 7,85 5,230 1,935 4,395 4,395 1,395 4,395 1,395 4,395 1,	260 250 250 250 250 250 250 250 230 230 230 230 230 230 230 23	5555 3500 32,475 5,515 5,515 3,450 11,325 8,605 1,075 555 1,155 79,615 15,260 16,360 16,360 16,360 10,255 1,450 1,450	XXX 15 1, 150 XXX XXX 135 565 XXX XXX XXX XXX 280 240 240 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	545 310 31,985 5,475 5,475 11,080 8,495 1,075 550 1,150 745 75,980 14,900 15,645 2,560 4,525 775 1,315 9,945 1,410 1,105 9,030 7,030 2,260	XXX 5 1.085 XXX 125 525 XXX XXX XXX XXX XXX 19.0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	Ontario * (suite)  8719 Assigné (3) 873 8730 8731 8733 8735 8736 8738 8739 Assigné (3) 878/879 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8796 8798 Assigné (3) Grand groupe 91 - Personnel	1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10011111 1221 1331 1441 1771 1881 1992 2012 212 223 244 256 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772
21, 490 325 30 175 55 645 50 105 260 165 360 210 110 360 211 445 1.090 1.3, 225 1.470 995 385 1.30 320 10	3,915 90 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	14,550 235 155 30 30 30 40 85 145 25 815 220 90 280 120 775 290 90 12,775 290 12,775 290 12,775 1,195 9,070 9,070 12,105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	1.735 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	35,630 595 200 325 180 555 15,370 320 5155 310 4,200 285 215 80 32,990 82,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,935 1,630 9,955 1,630 9,955 1,630 9,955 1,630 9,955 1,630	7.365 90 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	30,460 530 155 295 155 55,10 1,280 170 310 490 270 25 1,140 325 270 210 70 27,190 680 1,795 2,220 20,230 1,425 20 80 1,755 10	3,335 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	92.825 3.465 310 1.840 890 3655 60 6.575 1.170 1.770 2.000 1.265 210 920 230 140 340 340 5.575 5.350 5.5210 6.280 2.200 5.525 1.430 2.500 5.505	5.960 265 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	88,730 3,385 305,5 1,800 880 3555 6,500 1,170 1,975 1,240 195 225 160 120 320 15 76,570 3,460 7,490 4,490 5,990 5,990 1,870 1,	4,605 235 XXX XXX XXX XXX 5 175 75 175 175 175 175 175 175 175 17	d'exploitation des transports 911 9110 9111 9113 9119 Assigné (3) 9130 9131 9133 9135 Assigné (3) 915 9151 9155 9155 9155 9159 Assigné (3) 917 9170 9171 9170 9171 9172 9175 9179 Assigné (3) 918 9190 9191 9199 Assigné (3)	289 30 31 33 34 35 37 38 33 39 40 41 44 45 45 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
16,550 16,550 220 705	9,505 9,505 85 XXX	9,940 9,940 180 595	6,260 75	14,850 14,850 470 1,720	7,755 7,755 75 XXX	12, 145 12, 145 455 1, 610	6,210 6,210 75 XXX	41,910 41,910 3,575 5,180	14,740 14,740 400 XXX	39,270 39,265 3,495 5,120	13, 185 13, 190 395 XXX	et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310	5: 6: 6:

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

			Fais	In th	e labour 1 - de la pop		ctive (2)		Ауа	Worked in travai	llé en 198	5
Occupation	Tota	-	Tota	a I	Emplo Person occup	nnes	Unemp I Personn chôm	es en	Tota		Most full - Surtout tem	time à plei:
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Ontario † (concluded)												
9313 9314 9315 9317 9318 9319 Assigned (3)	16, 190 760 17, 015 13, 465 12, 350 1, 665 3, 135	1,220 XXX 705 28,530 1,450 XXX 1,435	14,995 650 16,445 12,100 11,375 1,535 2,575	1,100 XXX 680 24,970 1,325 XXX 1,040	13,700 610 15,550 11,030 10,395 1,385 2,220	1,005 XXX 615 21,985 1,145 XXX 840	1,300 45 895 1,070 980 155 355	95 XXX 65 2,985 180 XXX 205	15,460 650 16,790 12,455 11,715 1,540 2,835	1,145 XXX 700 26,630 1,385 XXX 1,205	11,995 130 16,100 9,430 8,950 1,265 2,040	21,
Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 9510 9511 9512 9514 9515 9517 9518 9519 Assigned (3) 953 9530 9531 9539 Assigned (3) 955 9557 Assigned (3) 959 9591 Assigned (3)	46, 800 23, 935 2, 445 1,740 9,395 1,515 1,090 1,375 1,125 4,390 810 16,640 2,790 2,740 10,560 555 3,570 440 1,305 2,40 1,305 2,550 4,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1	16, 355 12, 395 490 2, 435 1, 375 685 3, 345 565 565 565 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	44,710 23,075 2,410 1,690 9,175 1,470 1,060 4,170 735 15,685 2,655 2,656 2,660 9,895 3,445 430 1,285 430 1,285 430 10,250	14,770 11,065 475 2,305 1,245 XXX 2,690 585 2,960 425 525 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 3,45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	43,090 22,140 2,375 1,650 8,860 1,455 1,185 955 3,955 645 15,290 2,623 470 3,260 425 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 1,230 420 420 420 420 420 420 420 420 420 42	13, 395 10, 030 450 2, 130 1, 160 0, 120 2, 130 1, 160 1,	1,620 935 35 40 315 50 100 220 90 395 25 330 30 5 5 185 5 5 5 5 60 45 100 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	1,375 1,035 20 175 80 0 XXX XXX 360 55 285 50 0 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	45, 775 23, 400 2, 445 1, 715 9, 230 1, 495 1, 075 1, 375 1, 095 4, 215 2, 755 2, 715 10, 325 2, 755 2, 715 10, 325 400 1, 290 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4	15,590 11,770 475 2,380 1,320 645 3,145 470 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	42,595 21,525 2,410 1,580 8,880 1,455 1,060 1,120 780 3,585 610 15,790 2,720 2,685 9,990 400 3,055 435 1,155 2,400 710 335 85 2,225 1,880 65	111 8 1 1 1 2 2 2
Major group 99 - Occupations not elsewhere classified 991 9910 9916 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigned (3)	83,880 83,875 2,765 460 46,665 23,315 2,880 5,925 5,855 2,575 6,115 30,315 3,670	24,760 24,760 620 xxx 16,720 11,580 xxx 1,470 2,120 405 950 6,325 970	75.435 75.440 2.665 455 41.705 21.535 2.600 5.255 4.815 2.190 5.305 27.785 2.830	21,590 21,595 590 XXX 14,745 10,480 XXX 1,280 1,745 315 775 5,440 705	68.275 68.275 2.600 425 36.970 19.535 2.320 4.705 4.080 1.810 4.525 25.320	19,140 19,135 545 XXX 13,045 9,345 XXX 1,095 1,570 1,570 4,890 555	7, 165 7, 165 85 30 4, 735 2,005 735 550 735 385 780 1, 825 510	2,455 2,455 50 XXX 1,695 1,135 XXX 185 175 75 100 150	79,765 79,765 22,745 44,075 22,425 2,760 5,510 2,430 5,635 29,220 3,275	23,250 23,255 600 XXX 15,630 10,910 XXX 1,340 1,965 380 835 6,025 870	66, 130 66, 135 2,655 415 35,900 20,140 2,215 4,030 3,205 2,015 4,290 24,710 2,460	18, 18, 18, 13, 9,

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

Total					85	aillé en 19	Ayant trav	1985 -	Worked in				
Nostly		ines	49-52 sema	weeks -	49-52	sines	27-48 sema	weeks -	27-48	ines	-26 semai	eks - 1	1-26 we
4,385		ime	full t Surtout à	a l	Tota	time à plein	full Surtout	əl	Tota	time à plein	full Surtout	a l	Tota
4.385		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
4.570 3.445 3.165 1.985 6.345 3.230 5.565 2.205 34.855 8.915 33.865 7.485 machines 2.525 2.640 1.695 1.415 3.490 2.470 3.040 1.690 17.390 5.665 16.790 5.505 951 9510 90 380 65 200 245 460 210 325 1.380 1.540 1.310 1.265 9511 90 XXX 70 XXX 205 XXX 190 XXX 1.200 XXX 1.195 XXX 9514 70 XXX 70 XXX 155 XXX 150 XXX 840 XXX 9514 230 155 85 220 170 160 100 560 250 475 150 9519 160 140 85 70 150 90 130 45 455 235 400 170 325 9530 105 XXX 953 105 XXX 155 XXX 180 XXX 180 XXX 105 XXX 10	495 9313 XXX 9314 340 9315 905 9317 580 9318 XXX 9318 340 Assigné(3) Grend groupe 95 - Autres ouvriers qualiflés et	XXX 340 10,905 580 XXX	80 11,325 4,910 5,360 705	XXX 340 12,140 650 XXX	265 11,480 5,595 5,915 740	225 5,200 240 xxx	10 3,220 2,020 1,700 255	XXX 220 6,510 300 XXX	105 3,405 2,695 2,335 325	XXX 105 5.310 230 XXX	45 1,555 2,500 1,885 295	XXX 135 7,985 430 XXX	280 1,910 4,165 3,465 475
	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	5,505,335; 1,265,770 xxx 1,310 1,500 1,265 1,700 325 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1,150 1,265 1,700 1,265 1,700 1,060	16, 790 2, 130 1, 310 7, 195 1, 195 840 785 475 2, 445 400 13, 270 2, 440 2, 420 8, 110 300 2, 210 365 910 195 445 195 50 1, 595 1, 335	6, 665 370 1, 540 850 XXX XXX 1, 425 250 1, 720 235 345 XXX XXX XXX 5 530 XXX XXX XXX XXX 1, 25 530 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	17, 390 2, 145 1, 380 7, 335 1, 200 845 815 550 2, 630 4, 635 2, 435 2, 435 2, 435 2, 370 2, 370 2, 370 50 50 1, 705	1.690 65 325 200 XXX XXX 490 100 405 60 XXX XXX XXX 150 XXX XXX XXX 310 270	3,040 225 210 1,140 190 150 160 635 1,560 1,560 1,170 45 165 1,170 40 165 40 140 140 120 25 410	2,470 70 460 265 XXX XXX 665 170 660 90 85 XXX XXX XXX 205 XXX XXX XXX 10 470 410	3,490 230 245 1,220 205 155 235 220 815 150 1,695 1,75 1,285 60 675 45 190 40 185 140 35 490	1,415 30 200 115 XXX 505 85 370 70 80 XXX XXX XXX 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130	1, 695 60 65 545 70 145 155 500 85 95 95 95 95 95 225 75 20 20 20	2.640 355 205 XXX XXX 835 230 770 140 105 XXX XXX XXX 5 1755 XXX XXX XXX XXX 10 525	2,525 70 90 675 90 280 310 770 160 1.160 1.05 105 870 480 30 135 -180 60 35 410 370

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				In A	he labour	force (2)			n.	Worked in	n 1985 - Ilé en 198	5
			Fais	ant partie	-		ctive (2)		- ну	Tot		,
Occupation	Tota	ы	Tot	al	Emplo Perso occup	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plei
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Manitoba †												
All occupations Major group 11 - Managerial, administrative and	324,380	261,065	303,850	229,280	286, 105	214,640	17,745	14,635	312,225	245,590	272,155	156
related occupations 111 1113 1116	37,100 2,595 765 1,105	16,110 1,115 345 265	35,605 2,455 745 1,065	14,870 1,035 335 255	34,900 2,400 735 1,055	14, 150 965 305 250	710 60 10 5	715 75 30	36,535 2,555 760 1,100	15,605 1,080 330 260	35,210 2,460 740 1,080	13
1119 Assigned (3)	255 100	XXX 20	250 75	XXX 20	235 65	XXX 10	20 10	XXX	250 100	XXX 20	245 75	
113/114 1130 1131	26,785 3,750 380	9,555 660 XXX	25,795 3,680 370	8,770 570 XXX	25,305 3,660 355	8,415 545 XXX	490 20 15	355 25 XXX	26,400 3,725 375	9,270 615 XXX	25,535 3,630 375	7
1132 1133	325 1,365	425 505	310 1,330	405 475	295 1,325	385 465	15 10	20 5	325 1,345	425 500	305 1,320	
1134 1135	1,915	365 850	1,875	355 830	435 1,825	3451 785	10 55 30	5 45 5	455 1,905	360 845 355	1,895 600	
1136 1137 1141	5,515 720	365 1,750 XXX	590 5,420 695	355 1,640 XXX	555 5,345 685	350 1,555 XXX	75 15	85 XXX	5,470 720	1,705 XXX	5,360 705	1
1142 1143	1,840 1,495	990 XXX	1,740 1,460	920 XXX	1,700 1,415	855 XXX	45 45	65 XXX	1,810 - 1,485	970 XXX	1,705 1,475	
1145 1146	960 2,590	XXX 465	940 2,415	XXX 365	920 2,405	360	25 5	XXX 10	960 2,435	395	945 2,215	
1147 1149 (1151~1158) 1152	3,595 280	2,430 2,XXX	3,500 280	2,280 XXX	630 3,385 270	2,220 XXX	51 115 10	XXX 60 XXX	670 3,545 275	2,375 XXX	3,435 265	2
1153 1155	385 580	XXX XXX	375 555	XXX	370 545	XXX	5	XXX	380 575	XXX	375 565	
1156 1157	895 560	470 890	875 535	465 840	835 525	450 B15	35 15	15 20	880 535	460 865	860 500	
1158 Assigned (3) 117	720 590 7,720	625 385 5,440	705 390 7,350	560 220 5,065	695 380 7,190	545 205 4,775	15 15 160	15 15 285	715 550 7,575	615 365 5,255	695 475 7,215	
1171	4,550 280	2,700 XXX	4,395	2,545 XXX	4,310 270	2,410 XXX	90	140 XXX	4,480	2,630 XXX	4,295 265	2
1174 1176	740 285	865 XXX	685 275	830 XXX	670 270	795 XXX	15 5	35 XXX	725 285	845 XXX	695 275	
1179 Assigned (3)	1,430 215	1,355 185	1,340 165	1,255 110	1,305 160	1, 165 115	35 5	95	1,390	1,315 135	1,325	
Major group 21 - Occupations in natural sciences,												
engineering and mathematics	12,895	2,715	12,490	2,515	11,990	2,410	500	100	12,710	2,650	12,060	2
211	1,140	410 XXX	1,120 285	385 XXX	1,035 250	380 XXX	80 35	5 XXX	1, 130 295	400 XXX	1,080 290	
2117 Assigned (3)	420 35 1,125	XXX 15 380	420 30 1,110	15 355	410 30 1,070	15 345	10	XXX - 15	410 30 1,090	XXX 15 365	390 30 1,020	
213 2131 2135	420 345	XXX	415 350	XXX	410	XXX	5 15	XXX	410	XXX	385	
Assigned (3) 214/215	50 4,690	15 355	50 4,545	15 340	40	15 310	10 120	30	50 4,620	15 355	40 4,435	
2143 2144	1,170	XXX	1, 160 1, 180	XXX	1,120 1,145	XXX	40 35	XXX	1,140 1,210	XXX	1,100 1,160	
2145 2147 2157	490 620 250	XXX XXX XXX	470 610 245	XXX	470 585 245	XXX XXX XXX	25	XXX XXX XXX	490 605 245	XXX XXX XXX	460 590 220	
Assigned (3) 216	90 3,820	510	75 3,675	5 450	75 3,480	410	185	35	90 3,775	485	85 3,600	
2160 2161	270 770	XXX	260 735	XXX	250 690	XXX	5 45	XXX	270 770	XXX	270 735	
2163 2165	1,010	XXX	985 1,405	XXX	965 1,330	XXX	20 75		1,000	XXX	1,380	
Assigned (3) 218 2183	125 2,120 1,940	1,055 900	105 2,050 1,875	5 990	80 1,985	10 965	25 70		120 2,095	15		

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked :	since Jar	nuary 1, 19	85 - Aya	ent travail	lé depuis	le 1er jan	vier 1985				T
				Worked in	1985 -	Ayant trave	aillé en 1	985					
1-26 we	eks - 1	-25 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sems	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	Profession	
Tota	al	full	à plein	, Tot	al	Most full  Surtout tem	time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		No.
												Manitoba †	
1,940 195 40 85 35 1,195 75 30 40 50 25 55 40 165 35 145 25 25 265 45 40 20 75 550 275 20 65 10	2.085 155 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	1, 490 155 35 75 20 155 945 25 30 40 20 25 30 150 30 150 25 45 125 125 45 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1, 445 100 15, 40 20 30 15 20 30 15 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	3.795 230 50 10 15 2,845 265 450 40 90 50 440 75 335 105 140 325 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	2,315 105 45 25 25 25 1,405 100 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	3,530 215 45 120 10 2,665 250 45 435 40 90 90 45 415 65 300 105 140 285 45 40 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	29,520  1.785 80 00 25 XXX 70 125 25 55 50 220 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	30,795 2,135,665 890 220,380 3,385,240 845,390 1,790 1,790 1,350 795,1,845,390 1,350 795,1,845,40 1,35	133,345  11,200 810 255 186 XXX 185 6,745 440 265 185 XXX 285 330 310 740 255 1,225 XXX 630 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	30,190 2,090 665 890 220 455 21,930 3,345 610 1,290 1,350 780 1,780 1,780 630 3,45 617 3,720 220 1,120	99,675  9,995 720 255 165 XXX 10 6,025 3300 330 XXX 265 3155 285 220 1,115 XXX XXX XXX XXX 1,650 XXX XXX XXX 1,650 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 1113 1116 1119 Assigné (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1148 (1151-1158) 1152 1153 1156 1157 1158 Assigné (3) 117 1171 1171 1171 1171 1171 1171 117	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 24 25 26 27 28 28 29 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1,665 190 45 60 20 235 25 100 15 385 80 110 40 60 20 555 10 150 150 150 150 29	580 80 XXX XXX 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	150 35 455 10 2000 5 325 65 85 35 20 485 5 130 130 135 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	75 XXX XXX - 65 XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	50 45 555 145 120 70 55 35 20 495 10 130 145 150 25	415 600 XXX XXX 500 XXXX 5 800 XXXX	1,305 90 40 35 - 110 50 35 - 490 125 55 60 15 25 465 10 125 130	295 45 45 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	9,570 845 215 315 725 330 30 30 915 990 50 2,725 490 190 50 2,725 710 1,110	1,650 255 XXX XXX 10 210 XXX XXX 5 195 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X		1.540 220 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	du génie et des mathématiques 211 2111 2117 Assigné (3) 213 2131 2135 Assigné (3) 214/215 2143 2144 2145 2147 2157 Assigné (3) 216 2160 2161 2163 2163 2165 Assigné (3)	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 60 61

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

					In th	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in	1985 - Hé en 1985	,
				Fais	ant partie	-		ctive (2)			Tota		
	Occupation	Tota		Tota	n1	Emplo Persor occup	nes	Unemp I	es en	Tota	ıl	Most full t - Surtout & temp	ime plein
0.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Manitoba † (continued)												
1	Assigned (3)	25	30	25	25	25	20	-	5	25	25	20	2
2345678910112314561789	Major group 23 - Occupations in social sciences and related fields 231 2311 Assigned (3) 233 2331 2333 2339 Assigned (3) 234 2343 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239 2391 Assigned (3)	4,540 775 455 5 2,020 805 990 XXX 75 1,255 1,060 20 240 XXX 5 280 XXX 20	8, 080 530 XXX 15 5, 725 1, 420 3, 700 375 225 490 XXX 15 860 670 40 475 300 15	4, 250 760 450 10 1,800 775 875 XXX 35 1,200 1,045 20 240 240 240 25 25 25 25 25 27	7,085 465 XXX 10 4,920 1,335 3,130 125 460 XXX 15 805 615 435 265	4.010 720 425 5 1,625 745 755 XXX 20 1,205 1,045 240 240 240 240 25 240 25 240 27	6,545 425 XXX 4,490 1,270 2,835 300 900 455 XXX XX 455 405 250	240 35 25 180 25 115 XXX 15 5 - - - XXX 25 XXX	540 40 XXX - 430 50 300 40 30 5 XXX - 25	4, 375 775 455 10 1, 886 765 925 XXX 60 1, 205 1, 205 20 240 240 XXX 5 5	7,655 510 XXX 15,5365 1,380 3,445 365 180 485 XXX 15,830 645 40 460 300 200	3,985 715 435 10 1,620 720 740 XXX 50 1,170 1,025 25 230 XXX 5	5,111 33 XX 1,3,41 1,08 25 25 31 42 XX 56 45 45 25 37 25
0 1 2 3	Major group 25 - Occupations in religion 251 2511 Assigned (3)	1,395 1,395 1,180 70	550; 550. XXX 45	1,355 1,360 1,170 60	515 510 XXX 40	1,340 1,345 1,155 60	505 505 XXX 40	15 15 10	10 10 XXX	1,365 1,365 1,165 55	500 500 XXX 40	1,230 1,235 1,085 50	3 3 X
45678901234567890	Major group 27 - Teaching and related occupations 271 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2795 2797 2799 Assigned (3) Major group 31 -	9,395 1,850 1,275 510 70 5,700 5,700 3,275 475 145 1,835 630 250 XXX 385 XXX	16, 360 735 390 335 15 12, 505 6, 565 2, 305 3, 040 3, 120 720 XXX 415 105	9, 065 1, 765 1, 235 480 55 5, 545 1, 785 3, 220 410 135 1, 755 620 235 XXX 365 XXX 45	14.550 650 365 280 10 11,175 6,125 2,145 2,550 2,725 1,025 680 XXX 345 30	8, 765 1, 675 1, 175 1, 175 5, 460 1, 755 3, 205 375 115 1, 640 220 220 232 232 232 232 232 232 233 233	13.895 555 2955 255 10,735 5.880 2.080 2.465 310 2.655 990 645 XXX 320 30	300 95 55 35 	655 90 65 25 435 245 65 45 45 30 20 35 30 XXX	9, 265 1, 830 1, 265 500 70 5, 625 1, 775 3, 260 450 130 1, 810 610 245 XXX 70	15, 755 735 390 335 10 12, 020 6, 510 2, 260 400 2, 950 400 2, 950 325 1, 120 705 XXX 375 75	8.420 1.540 1.110 375 55 5.245 1.710 3.105 1.630 590 165. XXX 345. XXX 55	10,33 422 11 8,24 4,61 1,71 1,52 1,66 21 3,5 X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7	Occupations in medicine and health 311 3111 3111 3113 Assigned (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3137 3139 Assigned (3) 315/316 3151 3155 and footnote (s) and footnote (s) on followed (s)	5.080 2.410 1.725 395 25 2.165 465 465 465 XXX 370 XXX 315 55 1.495 380 XXX	26, 185 555 370 XXX 21, 260 10, 605 XXX 1, 830 4, 590 300 1, 995 710 4, 370 3, 375	5,745 2,340 1,680 380 15 2,010 XXX 345 XXX 315 45 1,400 360 XXX	24, 195 535 365 XXX 19, 655 9, 975 XXX 1, 695 4, 145 275 1, 850 555 4, 000 350 350	5,625 2,305 1,660 375 1,950 xxxx 540 395 xxx 325 xxx 300 40 1,375 360 xxx	23, 415 520 360 XXX 19, 035 730 9, 690 XXX 1, 635 4, 010 270 1, 785 505 3, 855 335 330	115 35 20 5 - 60 XXX 15 10 XXX 15 XXX 15 5 25 - XXX	785 15 10 XXX 520 20 280 XXX 60 130 5 5 65 5 5 20	5,940 2,400 1,705 395 25 2,080 XXX 575 450 XXX 350 XXX 310 45 1,460 XXX	25, 390 530 355 XXX 775 20, 610 775 10, 445 XXX 1, 750 4, 405 270 1, 910 630 4, 245 355 365	5,200 2,285 1,640 365 25 1,615 XXX 480 295 XXX 250 XXX 230 40 1,300 345 XXX	14.9.44 3.X 11.3.55 5.5 X.8 8.2.44 1.9.9 4.3.11 2.2

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

			ince Jar	luary I, 19	85 - Ayı	ant travail	lé depuis	le 1er jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	Billé en 15	85					
1-26 we	eks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tota	a !	Mos full Surtout tem	time è plein	Tota	e l	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	<b>a</b> 1	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
												Manitoba † (suite)	
630	2,210	455	1,215	640	1,685	540	1,015	25	3,760	2,990	20	Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des sciences sociales et domaines connexes	1
80 50	120 XXX	65 40	50 XXX	140 55	100 XXX	105	XXX	555 345	290 XXX	550 350	235 XXX	231 2311	3
475 85 310	1,775 280 1,230	340 65 210	975 170 530	300 110 160	1, 155 290 750	250 90 130	660 230 335	1,105 575 450	2,430 795 1,470	1,030 565 395	1,770 675 980	Assigné (3) 233 2331 2333	5 6 7 8
XXX 35 20	165 100 65	XXX 30 15	110 65 45	XXX 5 115	80 40 60	XXX 10 100	60 25 50	15 1,075	115 45 360	15 1,050	80 35 330	2339 2339 Assigné (3) 234	9 10
15	XXX - 155	5 - 20	XXX - 85	80	XXX 250	75	XXX	960 20 190	XXX 10 420	950 20 175	XXX 10 330	2343 Assigné (3) 235	12 13 14
XXX	115	XXX - 25	65 65	XXX 5 60	190 30 105	XXX - 50	115 25 95	XXX 5	340 10 260	175	270 - 220	2351 Assigné (3) 239	15 16 17
XXX 5	70 5	xxx	50	XXX 5	85	XXX 5	80	XXX 5	140	XXX 5	120	2391 Assigné (3)	18
100 100 50 20	50 55 XXX 5	65 65 35 10	35 35 XXX 5	180 180 120 20	180 180 XXX 15	140 145 100 15	90 85 XXX 15	1.090 1,090 990 15	270 270 XXX 20	1,025 1,030 950 20	215 220 XXX 20	Grand groupe 25 - Membres du clergé et essimilés 251 2511 Assigné(3) Grand groupe 27 -	20 21 22 23
1,045 265 100 150	3,780 225 70 155	675 155 40 100	1,550 100 20 80	1,300 360 220 125	4,335 175 105 70	955 235 150 70	2,075 75 60 20	6,915 1,210 945 225	7,635 335 215 110	6,785 1,160 920 210	6,730 280 185 90	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2719	24 25 26 27
15 530 165 230 125	2,830 1,325 405 940	10 350 130 155 50	1, 180 585 185 310	15 600 140 220 210	3,005 1,105 330 1,525	15 465 120 170 165	1,545 450 150 925	35 4,490 1,470 2,810 120	5, 180 4, 070 1, 525 385	30 4,430 1,460 2,785	10 5,530 3,655 1,420 275	Assigné (3) 273 2731 2733 2739	28 29 30 31 32
10 250 65	155 720 85	10 175 60	95 270 30	30 340 85	40 1, 150 110	10 260 70	25 450 70	90 1,215 460	200 1,125 130	90 1,190 460	180 920 125	Assigné (3) 279 2791	33 34 35
35 XXX 55	255 125 XXX	10 XXX 40	55 90 XXX	110 XXX 55	665 165 XXX	75 XXX 40	165 75 XXX	105 XXX 270	200 410 XXX	90 XXX 265	115 370 XXX	2792 2795 2797	36 37 38
XXX 40	145	XXX 25	50	XXX 15	80 50	XXX 15	50 25	XXX 15	155 10	10	120 5	2799 Assigné (3)	39 40
710 155 95 20	4,700 45 35 XXX	490 125 80 25	1.865 45 40 XXX	1.095 585 370 165	5.120 125 80 XXX	865 540 350 140	2.615 85 55 XXX	4,130 1,660 1,235 210	15,575 365 235 XXX	3,845 1,620 1,210 200	10,465 315 210 XXX	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3111 3113	41 42 43 44
335 XXX	3,815	205 XXX	1,305	400 XXX	4,270 120	245 XXX	2,085	1,345 XXX	12,535 615	20 1,165 XXX	7,960 515	Assigné (3) 313 3130	45 46 47
100 XXX	1,845 XXX 385	45 50 XXX	595 XXX 95	85 120 XXX	1,970 XXX 375	65 55 XXX	955 XXX 195	425 230 XXX	6,635 XXX 985	380 195 XXX	4,015 XXX 540	3131 3132 3134	48 49 50
75 XXX 45	845 75 400	45 XXX 25	255 30 180	50 XXX 90	1,060 45 445	35 XXX 50	530 35 145	225 XXX 180	2,500 150 1,060	170 XXX 160	1,680 115 670	3135 3137 3139	51 52 53
5 225 40	150 840 55	5 160 25	90 515 30	110	170 730 70	75 25	95 450 45	35 1,125 305	310 2,675 225	35 1,060 295	225 2,190 165	Assigné (3) 315/316 3151 3155	54 55 56 57

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				In the	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in nt travai	1985 - Ilé en 1985	5
			Fais	ent partie	de la popu	ulation a	ctive (2)			Tot	a l	
Occupation	Tota	-	Tota	11	Employ Person occupe	nes	Unemp l Personn chôma	es en	Tota	ıl	Most full t Surtout à temp	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Manitoba † (continued)												
3156 3158 3169 Assigned (3)	445 XXX XXX 20	1,450 1,060 430 135	400 XXX XXX 15	1,335 980 370 80	380 XXX XXX 15	1,300 935 335 80	15 XXX XXX 5	30 50 35 -	435 XXX XXX 15	1,425 1,030 415 110	340 XXX XXX 15	1,
Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 3313 3314 3315 Assigned (3) 333 3332 3337 Assigned (3) 335 Assigned (3) 335 Assigned (3) 335 Assigned (3) 3370 3370 3370 3375 Assigned (3)	4, 415 1, 175 1, 175 1, 175 2, 175 2, 175 3, 175 2, 175 3, 175 2, 175 3,	3,740 1,445 595 445 500 XXX 110 600 XXX XXX 20 655 515 30 1,030 660 XXX	4,050 1,115 1,115 320 15 1,150 325 255 665 620 10 1,120 375 330 40	3,090 1,195 470 420 XXX 55 490 XXX XXX 5 600 475 25 805 540 XXX 50	3,720 1,075 XXX 450 320 15 1,050 275 245 20 655 605 10 940 940 940 345 225	2,805 1,095 440 395 XXX 50 410 XXX XXX 5 5755 460 255 725 490 XXX 40	325 45 XXX 15 5 - 100 50 10 10 10 15 - 175 30 95	285 95 35 25 XXX 10 75 XXX XXX XXX 5 5 5 5 5 5 XXX	4,245 1,135 XXX 470 330 20 1,185 355 250 35 680 625 20 1,245 425 360 65	3,595 1,385 570 440 0 550 XXX XXX XXX 15 660 520 30 1,010 635 XXX	3,340 1,010 XXX 430 300 15 860 230 180 25 620 17 850 300 220 570 15	2.
occupations 411 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 Assigned (3) 414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4153 4155 4159 Assigned (3) 416 Assigned (3) 417 4172 4173 4177 4172 4173 4179 Assigned (3) 419	21, 975 215 XXX XXX 20 4, 900 3155 2, 890 1, 185 XXX XXX 175 1, 035 XXX 740 15 8, 775 5, 25 335 4, 080 3, 010 320 380 3, 010 320 380 3, 010 320 285 255 25 25 25 285 775 625 XXX 285 115 4, 190 435 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	80, 995 18, 160 14, 515 2, 845 52, 845 52, 830 1, 020 15, 515 17, 785 3, 910 3, 160 3,	20, 255 185 XXX 20 4, 470 300 2, 675 1, 085 XXX 105 1, 085 XXX XXX 725 20 8, 190 305 2, 675 20 8, 190 305 510 325 2, 760 305 257 257 257 257 257 257 257 25	72,540 16,465 13,450 2,475 415 26,730 965 14,195 8.835 1,635 710 4,480 245 350 2,725 725 725 725 725 750 1,705 65 7,600 4,215 7,500 1,195 570 1,195	18.825 175 XXX XXX 175 275 2.530 995 XXX XXX XXX 670 20 7.520 475 285 3.655 2.540 295 205 225 100 2.125 100 2.125 205 225 7.100 3.660 420 420 420 420 420 420 420 420 420 42	68. 425 15. 760 12. 880 2. 370 3. 500 910 13. 600 8. 180 1. 580 235 655 4. 245 250 345 3. 570 90 2. 445 5. 50 1. 315 xxx xxx 5. 50 1. 785 5. 50 5. 5	XXX	4, 120 710 565 110 40 1, 430 550 590 650 50 15 55 230 225 - 225 225 10 225 15 15 630 380 225 15 15 630 380 380 380 380 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	21,015 205 XXX XXX 15 4,690 310 2,820 1,090 XXX 140 1,000 XXX 725 15 520 335 520 335 520 310 2,850 2,850 2,850 2,850 310 2,850 310 310 310 310 310 310 310 31	76,940 17,335 14,075 2,680 28,520 1,010 15,045 15,0	17, 315 185 185 185 185 185 185 185 185 185 1	52 13 11 11 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Morked s	ince Jai			ant travail			/ier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trava	illé en 19	85					
1-26 we	eks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	Profession	
Tota	al	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota	a l	Most full t Surtout à temp	ime	Tota	ıl	Most full to Surtout & temp	time à plein	FIOTESSION	
М	F	М	F	М	F	М	F	м	F	M	F		
												Manitoba † (suite)	
110 XXX XXX -	300 180 115 30	XXX	180 120 80 15	50 XXX XXX	160 220 105 20	30 XXX XXX -	90 155 45 10	270 XXX XXX 20	960 630 200 55	245 XXX XXX 15	740 555 150 45	3156 3159 3169 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique	
1,070 125 XXX 75 20  270 65 50 20 100 80 5 580 140 215 55	1,170 385 185 75 XXXX 40 170 XXX XXX 5 1400 25 4700 270 XXX 35	75 XXX 50 10 120 15 20 10 75 70 5 345 85	495 140 70 35 XXX 20 85 XXX XXX 20 155 205 205 205 205 205 205 205 205 205 2	985 250 XXX 65 85 10 175 25 5 110 105 - 295 145 85 5	1,155 365 120 145 XXX 15 220 XXX XXX 5 170 160 290 290 290 XXX	755 190 XXX 55 75 55 260 145 200 10 90 90	595 255 80 95 XXX 15 105 XXX 2XX 130 120 105 60 XXX	2,185 760 XXX 325 15 580 110 175 475 435 10 370 145 80	1, 265 625 265 225 XXX 35 160 XXX XXX 5 340 300 - 140 80 XXX 15	1,975 745 XXX 325 220 15 480 70 145 5 450 415 10 305 110	995 510 210 195 XXX 30 110 XXX XXX - 270 205 65 XXX 5	et littéraire et personnel assimilé 331 3313 3314 3315 Assigné (3) 333 3322 3337 Assigné (3) 335 Assigné (3) 335 Assigné (3) 335 Assigné (3) 336/337 3370 3375 Assigné (3) Grand groupe 41 -	
4.255 40 XXXX 	15,970 2,985 2,985 2,195 643 140 5,750 95 2,285 2,40 75 325 780 30 90 645 155 735 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	25 XXX  5655 95 100 365 95 XXX XXX 45 125 XXX 100  1,050 275 50 80 80 75  215 35 45 40 550 565 565 565 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5	7, 955 1, 870 1, 430 355 2, 230 715 1, 160 25 1, 160 20 40 410 410 410 410 410 415 480 40 415 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	3, 335 XXX XXX 10 715 20 420 230 XXX XXX 15 190 XXX XXX 150 1, 440 675 510 60 60 55 70 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	14,940 3,485 2,840 545 80 5,485 120 2,600 2,255 775 355 610 XXXX 190 2955 1,565 925 XXX 1955 150 355 150 355 150 355 150 355 1555 15	2,515 25 xxx xxx 5 490 15 355 80 xxx 10 140 xxx xxx 115 - 1,090 70 30 45 50 20 20 20 20 30 40 70 70 35 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	9, 195 2, 385 1, 945 300 50 2, 940 870 165 30 145 610 360 XXX 125 150 XXX 125 630 XXX 95 125 125 125 125 125 125 125 125 125 12	13, 425 125 XXX XXX 100 2, 980 515 1, 920 640 XXX XXX 435 5, 115 410 105 115 115 115 115 115 115 1	46.030 10.865 9,040 1.490 10.160 4.475 11.290 11.5 13.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19	12.230 110 XXX XX 5 2.630 265 1.825 280 XXX XXX 50 625 XXX XXX 420 5 4.595 1.655 1.655 1.655 1.655 1.55 1.655 1.55 1.	35,630 9,155 7,650 1,235 17,650 1,235 17,650 2,225 1,090 95 2,555 2,160 60 1,325 XXXX XXXX 350 640 XXX 435 545 545 6,255 585 565 565 565 565 565 565 5	411 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 Assigné (3) 414 4140 4141 4143 Assigné (3) 415 4150 4151 4153 4155 4159 Assigné (3) 416 Assigné (3) 416 Assigné (3) 417 4172 4173 4175 4179 Assigné (3) 419 4190 4191 4192 4193	

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

		, p	Norked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaille	depuis	e ler jan			
			Fais	In th	ne labour f		ctive (2)		Ду		ilé en 1985	5
Occupation	Tota	1	Tota		Emplo Person occup	yed	Unemp I Personr chôm	oyed nes en	Tot	Tot	Most full s Surtout a temp	ime plei
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Manitoba † (continued)												
4197 4199 Assigned (3)	1,460 1,150 150	6,830 3,515 620	1,370 1,060 100	6, 195 3, 055 380	1,290 1,000 95	5,825 2,895 365	80 65 15	365 160 15	1,425 1,090 130	6,525 3,055 500	1,280 910 110	4, 1,
Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 Assigned (3) 519 5191 5193 5199 Assigned (3)	27, 105 21, 700 4, 285 480 2, 355 11, 210 380 1, 540 260 810 4, 505 670 1, 470 1, 455 375 100 895 270 415 XXX 40	24,940 22,005 2,355 2,355 3100 16,700 720 XXXX 410 545 825 2,375 XXX 665 955 XXX 665 955 XXX 823 330 330	25, 470 20, 325 4, 125 470 2, 305 10, 570 340 270 1, 375 230 640 4, 315 640 1, 410 1, 410 1, 410 80 835 265 375 XXX 25	21,310 18,675 2,030 300 14,465 5,15 XXX 325 430 505 2,210 XXX 615 920 XXX 45 425 XXX XXX 275	24, 275 19, 225 4, 040 455 2, 240 10, 005 285 225 1, 220 4, 255 630 1, 380 1, 385 75 790 255 360 275 375 385 385 385 385 385 385 385 385 385 38	19, 855 17, 345 1, 900 13, 495 470 XXX 295 360 430 2, 135 XXX 580 890 XXX 45 375 XXX XXX 10	1, 200 1, 100 85 15 65 565 45 45 45 45 155 30 00 25 10 25 10 20 20 XXX	1, 455 1, 330 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 140 150 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	26, 180 20, 840 4, 200 480 2, 310 10, 840 355 3355 705 4, 460 660 1, 460 1, 460	23.380 20.555 2.260 2.260 3055 15.610 655 XXX 380 740 2.320 XXX 655 935 XXX 60 000 000 000 000 000 000 000 000	21.655 16,740 4,030 465 2,230 8,490 255 65 570 145 490 4,090 640 1,325 1,315 335 80 815 265 365 XXX	11, 9, 1, 1, 6.
Major group 61 - Service occupations 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 613 614 6142 6143 6145 6147 Assigned (3) 616 6162 6165 Assigned (3) 619 6190 6191	32,675 11,165 1,180 2,005 2,875 9,25 3,050 475 5,525 1,200 3,890 850 2,490 475 750 345 1,430 2,480 475 750 345 2,480 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 345 475 750 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3475	48, 780 1, 830 XXX XXX 4570 XXXX 450 80 23, 410 1, 505 4, 935 12, 440 2, 425 1, 250 2, 470 1, 778 1, 785 1, 785 1, 785 1, 500 2, 470 2, 470 2, 470 2, 470 2, 470 2, 470 2, 470 1, 500 2, 500 1, 600 1, 6	29, 455 10, 340 1, 095 1, 955 2, 515 2, 515 3, 555 3, 556 3, 560 1, 155 3, 557 345 690 310 XXX 570 XXX 230 45 680 XXX XXX 20 7, 880 480 1, 890 1, 890 1, 890 1, 825	40,070 1,540 1,540 275 60 19,335 1,310 4,155 2,140 750 2,152 2,165 55 8,890 1,195 2,670 290 4,140 270 1,20 2,20 4,15 2,16 5,5 5,5 6,890 1,195 2,670 2,1670 2	27, 335 9, 995 1, 075 1, 930 2, 325 425 345 7, 745 5, 100 3, 200 740 1, 890 515 515 515 5295 615 295 615 295 615 295 615 740 1, 205 XXX XXX 1, 100 1, 205 XXX 1, 100 1, 205 XXX 1, 100 1, 205 1, 20	36,170 1,405 XXX XXX 425 55 17,170 1,190 3,690 1,980 620 1,980 1,980 2,585 2,55 8,255 1,070 2,585 2,55 3,790 1,700 1,190 2,585 2,55 8,255 1,070 1,700 8,685 1,865 1,865 6,230 4,605 1,165 5,82	2,120 350 15 25 200 15 15 15 15 200 815 55 350 45 70 10 280 10 10 20 815 15 20 45 70 10 20 815 20 45 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3,900 130 XXX XXX 45 55 55 120 450 100 1,200 160 130 230 640 125 105 85 355 15 110 640 125 15 105 105 105 105 105 105 105	30, 685 10, 885 11, 170 11, 995 2, 750 500 440 8, 735 11, 185 3, 525 11, 185 3, 525 11, 185 3, 525 11, 185 3, 525 11, 185 3, 525 11, 185 11, 1	44, 155 1,735 XXX XXX 515 5 15, 245 395 75 21,245 4,530 790 11,080 2,310 1,090 2,465 1,105 1,105 1,105 1,105 1,245 2,730 2,730 2,75 2,730 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75	22.525 9.695 1.130 1.940 2.100 900 2.755 360 380 4.715 1.015 1.945 5.205 735 2255 235 5.95 275 XXX 20 1.120 XXX 515 XXX 200 35 5.815 XXX 25 5.815 3.850 875 310	22, 1. 9, 1, 2. 3, 1, 1, 2.

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Morked :	since Jar			ant travail			rier 1985				
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema	ines			27-48 sema			veeks -	49-52 sema	ines		
Tota	al	full	tly time à plein	Tota	al	Most full t Surtout à temp	ime	Tota	1	Most full Surtout i	tíme à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
												Manitoba † (suite)	
285 295 20	1,450 820 170	205 195 20	780 385 110	225 125 35	1,125 595 100	190 85 30	770 355 60	905 665 75	3,955 1,640 230	885 630 60	3,095 1,210 175	4197 4199 Assigné(3) Grand groupe 51 - Travailleurs	1 2 3
3,795 3,365 230 160 1,805 105 115 570 240 330 20 100 165 10 15 95 15 35 XXX	5.660 6,165 325 XXX 50 4,600 3100 XXX 255 325 285 XXX 75 1300 XXX 155 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,020 1,735 2055 35 130 930 60 5 1955 35 140 215 15 15 10 10 10 10 80 15 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	2,150 1,925 190 XXX 35 1,325 55 XXX 105 6140 180 0 XXX 40 80 XXX 155 45 XXX 30 55	4, 125 3, 265 415 280 1, 925 320 35 155 740 75 175 325 75 75 175 325 75 75 XXX	4,980 4,455 340 xxx 50 3,540 130 195 445 xxx 85 235 xxx 15 85 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 50 1,540	3,070 2,350 360 45 230 1,360 10 140 25 120 620 70 145 275 65 -	2,055 1,725 245 XXX 35 1,185 45 45 125 305 XXX 50 165 XXX 50 185 XXX 10	18, 255 14, 205 3, 555 1, 895 7, 115 185 500 310 3, 390 570 1, 180 965 285 70 660 240 285 XXX	11,730 9,935 1,595 XXX 210 7,465 195 220 1,590 XXX 505 570 XXX 30 205 XXX 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100	16,580 12,655 3,465 385 1,870 6,200 55 225 90 230 3,265 560 1,135 260 70 640 240 240 240 245 245	7,115 5,530 1,340 xxx 175 5,55 5,5 1,540 xxx 490 475 xxx 200 1500 xxx xxx 25 5,5 4,5 1,440 xxx 490 475 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	spécialisés dans la vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517 5170 5171 5172 5173 Assigné (3) 519 Assigné (3) 519 Assigné (3) Grand groupe 61 Travailleurs spécialisés dans les	4 5 6 6 7 7 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7,645 1,435 135 110 610 35 290 140 90 2.995 105 1.305 195 185 185 185 185 185 185 185 185 185 18	15,515 515 XXXX 155 240 20 8,030 275 1,575	XXX 5, 2055 XXX 15 XXX 50 10 115 XXX XXX 10 1,275 790 275 80 120	6,075 300 XXX 85 XXX 35 140 2,790 150 810 75 1,345 1,3	5,645 1,550 100 140 550 60 475 110 95 2,085 205 825 580 140 140 145 50 XXX 15 280 XXX 15 280 XXX 25 145 XXX XX 40 45 920 315 110  a la fin de	10,290 315, XXX 120 XXX 80 80 20 5,110 360 1,035 225; 27,50 20 750 170 255 20 750 140 1,305 80 1,305 80 1,305 80 1,445 825 1,445 827 970 310 XXX 970 310 XXX	3,660 1,255 100 125 390 415 50 80 1,075 435 135 200 60 205 XXX 10 205 XXX 50 XXX 65 25 115 XXX XXX - 915 XXX 45 60 45	5, 155 185 XXX 70 XXX 65 30 10 15 2, 355 225 665 93 125 105 450 130 695 450 130 695 450 130 695 450 130 695 450 130 695 450 130 695 450 130 695 450 130 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695	17, 390 7, 890 930 1, 750 1, 550 835 2, 180 280 280 3, 555 850 1, 400 395 660 245 110 425 220 XXX 455 XXX 80 - 370 XXXX 20 4, 300 2, 870 595 5210 225	18, 350	15. 180 7. 500 9. 15 1. 725 1. 365 2. 120 2. 615 2. 50 2. 615 315 315 140 70 375 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	11,525, 725, XXXX 130, XXXX 295, 555, 555, 555, 1,285, 245, 555, 255, 255, 255, 255, 255, 25	services 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 Assigné (3) 613 6134 6142 6144 6144 6144 6144 6147 Assigné (3) 616 6165 Assigné (3) 619	222233333333333333333333333333333333333

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

					T- 4b	a Jahaur 6	(2)			Aug	Worked in	n 1985 - Ilé en 198	E
				Faisa		de labour f		ctive (2)		дуа	Tot		
	Occupation	Tota		Tota	1	Employ Person occupe	nes	Unemp Personi chôm	nes en	Tota	1	Most full - Surtout tem	time à plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	anitoba † continued)												
1122334455	Major group 71 - farming. horticultural and animal husbandry occupations 711 7111 (4) Assigned (3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7197 7199 Assigned (3)	36,725 21,550 21,360 195 15,175 440 1,980 4,090 3,610 1,210 2,925 870	10,915 2,070 2,040 35 8,845 XXX 1,815 3,725 510 XXX 1,840 600	34, 425 20, 655 20, 540 120, 13, 770 430 1, 835 3, 800 3, 200 1, 105 2, 660 700	9,580 1,845 1,820 25 7,735 XXX 1,680 3,415 455 XXX 1,530 435	33,755 20,620 20,505 115 13,135 425 1,805 3,700 2,945 1,035 2,570 620	9,360 1,830 1,810 25 7,520 XXX 1,635 3,350 405 XXX 1,490 425	670 35 35 - 635 5 40 100 255 75 90 80	225 10 15 - 210 XXX 50 65 45 XXX 30 10	34,530 20,340 20,235 105 14,195 435 1,880 3,850 3,340 1,155 2,680 795	9,745 1,850 30 7,895 XXX 1,660 3,385 540 XXX 1,650 430	28, 295 18, 210 18, 120 90 10, 085 1, 330 2, 500 2, 485 775 1, 955	5, 60 1, 27 1, 26 4, 33 XX. 84 1, 83 33 XX. 96 22
3	Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 7313 Assigned (3)	1,225 1,220 900 190	70 70 XXX 10	920 920 745 85	45 40 XXX 10	640 635 525 65	35 35 XXX 5	285 285 225 20	10 10- XXX	1, 150 1, 150 855 175	65 65 XXX 5	870 870 660 130	5: 5: XX:
	Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7511 7513 Assigned (3)	1,605 1,610 305 550 140	105 105 XXX XXX 15	1,370 1,370 295 470 90	80 80 XXX XXX 10	955 960 270 285 50	65 65 XXX XXX	415 415 20 185 40	15 15 XXX XXX 5	1,520 1,520 295 535 120	80 80 XXX XXX 5	1,230 1,230 245 430 100	5 5 XX XX
	Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 7710 7711 7713 7717 7718 Assigned (3)	3,115 3,115 420 260 495 870 550 150	80 80 XXX XXX XXX XXX XXX	2,990 2,990 400 245 485 840 540	75 70 XXX XXX XXX XXX XXX	2,565 2,560 375 125 400 780 465 100	45 50 XXX XXX XXX XXX XXX	425 430 25 120 80 65 80 35	25 30 XXX XXX XXX XXX XXX	3,070 3,065 415 260 490 850 540 150	75 75 XXX XXX XXX XXX XXX	2,950 2,950 405 250 460 840 515	7 7 7 XX XX XX XX XX
	Major group 81/82 - Processing occupations 811     Assigned (3) 813/814     8137     8149     Assigned (3) 815     Assigned (3) 816/817     Assigned (3) 821/822     8210     8213     8215     8228     Assigned (3) 825     Assigned (3) 8218	9,950 315 5 1,540 265 415 45 440 10 555 20 5,625 440 880 2,145 875 145 370 20 590	3,160,40 -40,-50 XXX XXX 5,45,-165 10 2,595,XXX 670,745,515,120,010,-010,-0	9,455 295 5 1,485 265 395 40 430 5 525 5,310 420 850 2,050 815 130 355 20 580	2,670 35 -400 XXX XXX 135 -135 -2,180 XXX 580 670 430 75 5	8,775 285 10 1,405 255 370 400 400 5 495 4.965 4.10 820 1,960 740 115 310 20 560	2,360 30 -40 XXX XXX 30 -115 -1.935 XXX 540 575 385 60	675 10 - 85 10 20 5 30 - 345 10 35 90 75 15 50 -	315 10 - - - - - - - - - 25 - - - 25 - - - - 25 - - - -	9,655 305 5 1,495 265 395 425 10 5,35 20 5,450 435 845 2,070 850 150 355 20 5,95	2,975 35 - 40 XXX XXX 45 165 10 2,450 720 505 10 10 10	8,820 300 5 1,445 260 375 380 10 505 10 4,855 705 1,905 725 145 345 1555	2,268 44 43 XXI XXI 44 1,1 1,81 1,81 5,91 41 5,51 44 41 44 44 44 44

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked	since Ja	nuary 1, 19	185 - Ay	ant travai	llé depuis	le 1er jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
1-26 9	weeks -	1-26 sema	aines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
То	otal	full Surtout	time time - è plein mps	Tot	ai	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	a l	Most full Surtout i tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N
												Manitoba † (suite)	
5,870 1,230 1,200 35 5,640 55 415 1,445 1,860 620 900 340	2.640 275 270 5 2.365 2.365 1.070 385 XXX 390 100	3,885 520 595 25 3,265 40 235 720 1,235 330 490 215	1, 105 120 125 - 985 XXX 115 400 240 XXX 145 40	5,015 2,230 2,225 15 2,780 300 790 735 250 540	1, 165 215 200 15 945 XXX 175 420 70 XXX 180 55	4,130 1,915 1,905 10 2,210 65 225 560 650 215 405 75	560 105 105 455 XXX 100 180 35 XXX 75	22,645 16,875 16,815 65 5,765 310 1,170 1,615 740 285 1,245 370	5,950 1,365 1,355 5 4,585 XXX 1,160 1,900 4,500 1,900 275	20, 285 15, 675 15, 620 55 4, 615 305 870 1, 220 600 235 1, 055 295	3,930 1,045 1,040 5 2,890 XXX 620 1,255 55 XXX 735	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111(4) Assigné(3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7197 7199 Assigné(3) Grand groupe 73 -	1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12
865 865 625 155	55 55 XXX 10	650 650 480 110	50 45 XXX 10	190 190 155 15	10 10 XXX	155 155 125 125	10 10 XXX	95 95 80 5	xxx	60 65 50 5	XXX.	Pēcheurs, trappeurs et travailleurs assimilés 731 7313 Assigné (3) Grand groupe 75 - Travailleurs	13 14 15 16
725 725 145 245 65	55 55 XXX XXX 5	565 560 115 190 50	40 40 XXX XXX	525 525 85 200 25	15 15 XXX XXX	430 430 70 175 25	10 10 XXX XXX	270 270 60 95 20	15 15 XXX XXX	240 240 60 65 20	XXX XXX	forestiers et bücherons 751 7511 7513 Assigné (3) Grand groupe 77 -	17 18 19 20 21
565 565 25 75 120 105 135 45	30 30 XXX XXX XXX XXX XXX	500 495 15 70 110 100 120 30	35 35 XXX XXX XXX XXX XXX	710 710 85 120 110 195 120 25	- XXX XXX XXX XXX XXX	685 685 65 120 100 195 115 20	- XXX XXX XXX XXX XXX	1,795 1,800 325 70 255 550 285 75	45 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,765 1,770 325 65 255 550 285 55	40 40 XXX XXX XXX XXX XXX	Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7711 7713 7717 7718 Assigné(3) Grend groupe 81/82 -	22 23 24 25 26 27 28 29
1,430 15 215 35 75 100 5 45 5 770 10 130 230 145 15 70 5	850 	1,020 15 190 35 55 55 55 80 - 30 - 495 15 60 95 10 70 55	530 	2,125 90 370 65 100 15 160 5 70 10 1,055 170 310 235 45 85	710 15 20 XXX XXX 5 25 5 5 XXX 160 115 155 35	1,890 95 5 365 655 105 135 135 5 70 0 0 5 80 120 265 195 40 80	540 10 - 15 XXX XXX - 25 - 435 85 140 15 5	6, 100 195 5, 905 185 225 25 170 - 420 5 3, 625 3,70 545 1,530 465 90 205 15	1, 420 25 20 XXX XXX 10 100 11, 120 XXX, 305 335 155 45	5.915 190 5 890 165 215 15 160  405  3.500 370 530 1.475 430 90 190 100 370 5	1. 190 30 20 XXX XXX 10 - 80 0 XXX 190 350 140 35	Travailleurs des industries de transformation 811	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

pir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

2 - 131

			Faisa		ne labour f		ctive (2)		Аув	Worked in int travai	lié en 198	15
Occupation	Tota	s1 -	Tota	1	Employ Person occupé	nes	Unemp I Personn chôma	es en	Tota		Mos- full  Surtout tem	time à plei
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Manitoba † (continued)												
826/827 Assigned (3) 829 Assigned (3)	145 15 380 5	180 - 1 30	145 15 320 5	160	110 10 250 10	145 - 30 -	30 5 70 5	15 - - -	120 10 370 10	150 - 30	115 10 320 10	
Major group 83 - Machining and related occupations 831 8313 8315 Assigned (3) 833 8330 8333 8334 8335 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 837 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 8393 8393	9.600 2.970 2.200 270 80 5.610 390 1.990 385 3.995 200 285 10 290 440 255 20	565 115 XXX XXX 5 270 XXX XXX XXX 15 85 - 40 - 60 XXX	9,105 2,845 2,100 265 65 5,300 360 1,020 335 3,030 1,35 270 10 285 5,45 5	545 110 XXX XXX 5 260 XXX XXX XXX 15 80 - - 60 XXX	8,365 2,715 2,020 230 65 4,775 345 930 285 2,720 105 250 210 5	500 100 XXX XXX 5 240 XXX XXX XXX 15 80 - 50 XXX	740 125 80 35 530 20 95 50 305 25 15 15 30	50 10 XXX XXX - 10 XXX XXX XXX XXX - 10 - 5 XXX	9,320 2,905 2,160 260 55,435 385 1,055 350 2,990 265 5 280 430 250 15	525 95 XXX XXX - 255 XXX XXX XXX 15 80 - 35 - 60 XXX	8,825 2,855 2,125 2,250 365 5,105 3,45 2,840 240 240 240 250 20 20 20	
Major group 85 - Product fabricating, assembling and repairing occupations 851/852 8510 8513 8526 Assigned (3) 8530 8531 8533 8534 8535 8537 Assigned (3) 854 Assigned (3) 854 8556 8551 8557 Assigned (3) 857 Assigned (3) 855/856 8551 8557 8551 8558 8550 8551 8558 8550 8551 8558 8550 8551 8553 8562 8563 8568 8568 8581 8588 8580 8581 8580 8581 8582 8583 8584 8585	28,545 2,150 290 425 415 265 50 4,040 335 465 1,795 XXX 485 500 130 1,765 1,155 75 1,835 1,835 1,835 660 40 15,505 1,885 6,275 1,830 2,925 500	9.760 445 XXX XXX XXX 15 675 XXX XXX 355 XXX 20 285 XX1 21 25 7.110 285 345 265 265 300 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	27, 105 2,085 295 390 410 265 45 3,905 325 450 1,740 XXX 465 465 130 1,620 1,075 1,710 XXX 450 1,710 XXX 450 1,710 XXX 450 1,710 1,7	8.735 420 XXX XXX 10 0 520 XXX XXX 345 XXX 20 245 XXX 25 6.360 240 445 25 25 220 220 220 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25,585 1,870 280 325 355 250 30 3,735 330 440 1,685 XXX 445 440 125 1,485 975 45 1,565 XXX 415 XXX 415 XXX 425 XXX 425 XXX 425 XXX 415 XXX 416 1,768 1,768 1,768 1,710 1	8.065 360 XXX XXX XXX 10 545 XXX XXX 295 XXX XXX 295 XXX 20 210 210 225 270 XXX XXX 4,220 210 225 270 XXX XXX 4,220 210 225 270 XXX XXX XXX 4,220 210 210 210 210 210 210 210 210 210	1,520 215 15 70 55 15 15 15 15 160 - 10 15 30 10 140 95 10 150 XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X	570 555 XXX XXX XXX XXX XXX 555 XXX XXX XX	27, 655 2, 120 295 415 410 260 3, 990 330 455 1, 770 485 1, 055 1, 055 1, 700 485 1, 055 1, 700 485 1, 635 1, 055 1, 700 4, 480 4, 480	9, 125 435 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	25,900 2,030 390 250 500 3,710 3,710 3,710 445 415 1,535 955 45,1,610 2,73 3,73 4,73 1,610 2,73 1,790 5,615 1,790 5,615 1,590 5,615 1,590 5,750 1,590 5,750 1,590 5,750 1,790 5,750 1,790 5,750 1,790 5,750 1,790 5,750 1,790 5,750 1,790 5,750 1,790 5,750 1,790 5,750 1,790 1,700 1,700	5,

93-112

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked :	since Jar	nuary 1, 19	85 - Aya	ant travail	lé depuis	le 1er jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trava	aillé en 19	85					
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
Tot	al	Mos full Surtout ten	à plein	Tota	BÌ	Most full  Surtout tem	time à plein	Tota	11	Mos- full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F		
												Manitoba † (suite)	I
25 110 -	35 - 15	20 - 65 -	10	30 - 125 -	20	30 115	20	65 5 140 10	100	65 10 140 5	90 15 -	826/827 Assigné (3) 829 Assigné (3) Grand groupe 83 - Usineurs et	
,550 280 160 55 10	85 20 XXX XXX - 40	1,280 240 135 50 15 855	75 20 XXX XXX - 30	2,395 690 550 80 5	185 20 XXX XXX - 85	2,260 685 535 80 5	155 20 XXX XXX XXX	5,370 1,940 1,450 130 45 2,905	255 55 XXX XXX -	5,285 1,930 1,445 125 45 2,855	250 55: XXX XXX - 130	travailleurs des domaines connexes 831 8313 8315 Assigné (3) 833	
45 185 70 585 70 60	XXX XXX XXX 10 20	35 145 60 510 30 40	XXX XXX XXX XXX 5 20	55 290 75 945 45 40	XXX XXX XXX XXX 5 30	55 265 70 895 30 40	XXX XXX XXX XXX 5 20	280 595 210 1,460 70 165	XXX XXX XXX XXX	275 585 210 1,435 60 160	XXX XXX XXX XXX 35	8330 8333 8334 8335 Assigné (3) 835	
110 65 15	- - 5 XXX	45 - 90 60 10	5 XXX	100 75 5	35 XXX	70 80 55 5	5 - 25 XXX	220 115	25 - 15 XXX	205	25 - 15 XXX -	Assigné (3) 837 Assigné (3) 839 8393 Assigné (3) Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la	
555 310 5 45 120 5 120 5 120 65 135 XXX 40 65 135 XXXX 5 165 240 5 235 XXXX XX 1 165 65 65 183 30 155 183 30	1.825 70 XXX XXX XXX 10 1255 XXX XXX 75 XXX XXX 10 80 XXX 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2.840 255 30 115; 5; 5; 5; 310 85; 210 200 203 315; 210 100 200 XXX 75; XXX 335; XXX XXX XXX 55; 50 565; 50 565; 50 160 150	1.370 55 XXX XXX XXX XXX 5 1115 XXX XXX 75 XXX XXX 105 65 XXX 40 30 35 XXX 670 35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	5.430 595 150 200 200 25 775 45 410 XXX 45 55 250 305 25 XXX 115 XXX 15 XXX 15 XXX 15 175 175 175 175 175 175 175	2,410 95 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	5.060 500 25 150 200 25 705 40 110 385 XXX 85 30 235 280 235 XXX 115 XXX 15 175 175 2.425 2.50 9.45 140 140 150 160 175 175 175 175 175 175 175 175	2, 155 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	18, 560 1, 215 265 225 85 195 20 2, 800 280 1, 230 XXX 350 370 105 55 970 555 35 1, 145 XXX 270 XXX 300 XXX 300 10, 810 10, 810 11, 500 11, 500 11, 500 11, 500 12, 675 890 2, 675 890	4,895 275 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	18,000 1,185 265 210 8,000 190 20 2,695 280 280 1,165 XXX XXX XXX 25 345 100 10,570 1,495 4,110 555 4,110 555 4,110 555 4,110 555 4,110 555 395	4.545 255 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	fabrication, le montage et la réparation de produits 851/852 8510 8513 8523 8526 Assigné(3) 853 8530 8531 8533 8534 8534 8537 Assigné(3) 854 Assigné(3) 8557 Assigné(3) 8557 8550 8551 8557 Assigné(3) 8557 8551 8553 8550 8551 8553 8550 8551 8553 8550 8551 8553 8550 8551 8553 8558 8550 8551 8553 8558 8558 8559 Assigné(3) 857 Assigné(3) 857 Assigné(3) 857 Assigné(3) 858	

foir nots et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Canada, 20% Sample Data

			,	orked \$111C	e January	1, 1985 -	муапт т	availle	depuis i	e lei jain			
				fais		de labour f		tive (2)	-	Ауг		llé en 198	15
	Docupation	Tots	a t	Tota		Employ Person	ved nes	Unempl Personn chôma	es en	Tota	Tot	Mos full Surtout	à plein
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	ten M	F
	Manitoba † (continued)												
1 2 3 4 5	859 8593 8595 8599 Assigned (3) Major group 87 -	2,575 250 1,295 460 115	685 XXX XXX XXX 15	2,385 245 1,205 420 75	555 XXX XXX XXX 5	2,205 235 1,110 385 70	510 XXX XXX XXX 5	175 15 95 35 5	45 XXX XXX XXX -	2,430 250 1,235 420 105	645 XXX XXX XXX 15	2,170 220 1,135 330 65	485 XXX XXX XXX 10
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	Construction trades occupations 871 8710 8711 8715 8718 8715 8718 8719 Assigned (3) 8730 8731 8733 8735 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8782 8782 8783 8784 8785 8787 8791 8793 8795 8798 8799 Assigned (3)	34.145 5.355 600 2.165 1.085 840 280 160 5.310 825 4.85 1.350 23.480 3.275 6.230 570 375 1.110 2.055 1.700 270 345 4.025 1.585 1.585	960 90 XXX XXX XXX XXX 5 180 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	32,005 5,045 545 2,075 1,020 775 260 145 5,105 455 2,020 1,305 11,305 12,020 21,855 3,145 5,745 330 1,080 1,905 1,630 250 330 3,690 1,520 815	800 80. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	29.035 4.625 535 1.860 930 730 250 105 4.865 780 455 1.850 1.290 109.545 3.030 5.120 505 1.000 1,720 1,000 1,720 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,95 1,525 1,5	595 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2.975 420 10 220 90 45 5 40 240 15 - 170 10 10 2.315 115 620 40 25 80 190 95 105 50 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	105 10 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx	32,920 5,230 590 2,125 1,060 810 255 160 5,220 815 465 2,060 1,340 130 22,465 3,240 5,935 1,060 1,990 6,990 1,645 2,600 3,825 1,645 2,660 3,825 1,645 2,660 3,825 1,660	890 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	29, 445 4, 815 570 1, 940 1, 020 725 220 125 4, 990 1, 325 1, 330 1, 325 1, 940 2, 990 320 940 1, 615 5, 525 5, 525 1, 330 3, 285 1, 328 1, 32	625 85 XXX XXX XXX XXX 1600 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
345 337 339 340 442 444 445 447 447 447 447 447 447 447 447	Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 9113 Assigned (3) 9130 9131 9133 9135 Assigned (3) 915 Assigned (3) 917 9170 9170 9171 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3)	20,230 1,015 480 370 25 2,360 475 625 455 720 70 110 10 16.615 785 2,020 1,040 11,155 985 640 130 5	1,760 70 XXX XXX 10 50 XXX XXX XXX  1,620 XXX 550 XXX 420 365 90 15	19, 150 995 460 360 25 2, 185 445 555 420 690 60 100 750 1, 910 970 10, 680 930 520 125 5	1,615 55 XXX XXX 5 50 XXX XXX XXX XXX XXX 5 1,485 5 14,485 XXX 380 330 75 15	18,025 950 450 350 2,130 410 675 50 14,730 715 1,865 870 9,975 870 9,975 870 115 5	1.505 50 XXX XXX - 50 XXX XXX XXX - 1.390 XXX 340 315 - - - - - - - - - - - - -	1, 125 45 10 15 10 60 10 15 15 15 15 5 5 1,015 5 5 700 95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	105 5 XXX XXX - 100 XXX XXX XXX - - 100 XXX 100 XXX 100 XXX 15 15	19,570 1,000 475 365 15 2,330 475 615 440 710 65 110 16,010 755 1,970 1,005 10,770 940 570	1.640 65 XXX XXX 10 45 XXX XXX XXX XXX 5 - - 1.510 XX3 345 80 15	17, 435 985 465 3800 15 2,280 465 610 4200 670 5 13,995 810 9.525 810 9.525 850 5 5	
56 57 58 59	related occupations, n.e.c. 931 9310	7,030 7,030 490 610	1,640 1,640 XXX XXX	6,455 6,455 465 565	1,455 1,450 XXX XXX	5,810 5,805 450 520	1,210 1,215 XXX XXX	650 650 15 45	240 240 XXX XXX	6,675 6,675 475 580	1,535 1,535 XXX XXX	5,595 5,595 455 565	1,080 1,085 XXX XXX

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				vier 1985	le 1er jar	lé depuis	nt travail	85 - Aya	uary 1, 19	ince Jan	Worked s		
					85	illé en 19	Ayant trava	1985 - 4	Worked in				
	Profession	aines	49-52 sem	weeks -	49-52	ines	27-48 sema	weeks -	27-48	ines	-26 sema	eeks - 1	1-26 9
	7,016331017	time à plein	Mos- full - Surtout tem	a l	Tot	time a plein	Most full - Surtout tem	вІ	Tota	time à plein	Most full - Surtout tem	tal	Ťo
		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	Manitoba † (suite)												
1 2 3 4 5	Assigné (3) Grand groupe 87 -	275 XXX XXX XXX	1,250 165 640 150 30	305 XXX XXX XXX	1,340 175 680 175 40	110 XXX XXX XXX	565 40 315 115 15	140 XXX XXX XXX	610 40 330 135 20	100 XXX XXX XXX 5	355 20 180 70 25	195 XXX XXX XXX 15	485 30 230 110 45
6 7 8 9 1 1	Travsilleurs du bâtiment 871 8710 8711 8711 8715 8718	240 5 XXX XXX XXX XXX XXX	13,770 2,255 360 825 525 335 115	295 5 XXX XXX XXX XXX XXX	14,390 2,325 370 850 525 355 120	130 35 XXX XXX XXX XXX XXX	8.535 1,295 135 645 220 145 70	180 35 XXX XXX XXX XXX XXX	9,430 1,445 135 725 245 165 85	260 40 XXX XXX XXX XXX XXX	7,145 1,270 75 475 280 245 35	410 45 XXX XXX XXX XXX XXX	9,095 1,455 90 555 290 285 50
11 11 11 11 11	Assigné (3) 873 8730 8731 8733	130 XXX XXX XXX XXX	45 3,665 695 400 1,105 1,095 60	135 XXX XXX XXX XXX	50 3,745 710 405 1,145 1,100 65	20 XXX XXX XXX XXX	30 850 70 40 510 135 25	25 XXX XXX XXX XXX	40 925 80 40 540 150 40	10 XXX XXX XXX XXX	50 475 25 20 310 90	15 XXX XXX XXX XXX	65 550 25 20 370 95 30
2:22:22:22:22:22:22:22:22:22:22:22:22:2	8780 8781 8782 8783 8784 8785	105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,845 1,850 1,885 145 70 345 540	150 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	8,320 1,940 2,000 140 100 355 595	70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6,390 865 1,765 230 140 375 610	120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,060 905 1,955 245 140 420 705	205 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,400 275 1,520 120 115 220 455	350 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,090 395 1,975 180 130 285 680
2 2 2 3 3 3 3 3 3	8791 8793 8795 8798	XXX XXX XXX XXX XXX	115 905 65 165 820 650 180	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	110 940 70 170 895 695	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	255 350 90 110 1,035 350 170	XXX XXX XXX XXX XXX XXX	280 370 90 130 1,160 405	XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20	160 260 85 . 35 1, 425 350 310	XXX XXX XXX XXX XXX 30	215 335 95 45 1,770 460 445
3 3 3 3 3 3	Personnel d'exploitation des transports	585 45 XXX XXX	10,945 785 350 285	700 50 XXX XXX 5	11,470 790 360 290	350 5 XXX XXX	4,055 110 65 35	550 10 XXX XXX	4,695 120 70 30 10	215 10 XXX XXX	2,430 90 45 40	385 10 XXX XXX	3,400 90 45 40
3 4 4 4 4 4	913 9130 9131 9133	15 XXX XXX XXX XXX	1,735 405 500 320 435 60	15 XXX XXX XXX XXX	1,755 405 505 325 445 55	10 XXX XXX XXX XXX	345 50 85 75 135	15 XXX XXX XXX XXX	360 50 85 85 140	15 XXX XXX XXX XXX	180 15 20 25 105	20 XXX XXX XXX XXX - 5	210 20 20 30 125 10
4 4 4 4 5 5 5 5	9170 9171 9173 9175	515 XXX 85 XXX 125 195	8,345 570 1,210 405 5,450 530	625 XXX 115 XXX 175 215	8,830 575 1,280 455 5,735	335 XXX 160 XXX 70 50	3,545 95 340 210 2,600	525 XXX 310 XXX 95	4, 160 115 540 265 2, 905	185 XXX 55 XXX	2,105 55 100 190 1,475	360 XXX 115 XXX 105	60 10 3,015 55 150 275 2,130
5 5 5	Assigné (3) 919 Assigné (3) Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs	40 15 5 595	180 75 5	50 15 785	225 80 -	15	135 25 -	10	150 25 -	40	155 130 5	75 20 -	210 195 15
5 5 5	931 9310	590 XXX XXX	3,345 3,345 380 355	785 790 XXX XXX	3,575 3,575 390 360	285 285 XXX XXX	1,150 1,150 40 135	395 400 XXX XXX	1,385 1,385 50 140	205 210 XXX XXX	1,100 1,100 40 70	345 345 XXX XXX	1,715 1,715 35 80

oir note et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

		W	orked since	January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	oepuis le		Worked in	1985 -	
			Enies		e labour f - de la popu		ctive (2)	-		nt travai	llé en 1985	5
Occupation	Tota		raise	int partie	Employ		Unemp i	oyed		Tota	Most	
			Tota	!	Person		Personn		Tota	1	Surtout i	
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Manitoba † (concluded)												
9313 9315 9317 9318 Assigned (3)	1,980 1,385 985 1,035 300	XXX XXX 1,305 XXX 35	1,840 1,325 875 905 250	XXX XXX 1,140 XXX 25	1,655 1,195 770 800 205	XXX XXX 950 XXX 25	180 130 105 100 45	XXX XXX 195 XXX	1,925 1,330 895 955 280	XXX XXX 1,225 XXX 20	1,580 1,230 630 730 230	XX: XX: 87: XX: 1:
Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 9517 9519 Assigned (3) 953 9530 9531 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 955 Assigned (3) 959 Massigned (3) 959 Massigned (3)	4,940 2,015 805 XXX 335 85 2,210 385 530 1,185 110 440 - 280 XXX	1, 920 1, 235 XXX 385 270 20 35 XXX XXX XXX - 125 5 5 20 455 35	4,660 1,930 795 XXX 330 60 2,050 350 510 1,115 65 415 5 270 XXX	1,710 1,100 XXX 340 230 10 35 XXX XXX - 110 5 460 405 20	4, 470 1, 825 775 285 40 2,000 350 1, 085 65 395 	1.570 1,025 XXX 315 220 10 35 XXX XXX XXX 110 5 400 360 5	190 105 25 XXX 45 20 45 10 30 - 20 - 25 XXX	135 75 XXX 15 15  XXX XXX XXX 50 10	4, 815 1,935 780 XXX 315 75 2,180 375 525 1,180 100 430 	1, 815 1, 165 255 260 35 35 35 35 35 35 35 35 20 35 400 425 35	4,455 1,745 740 XXX 290 50 2,100 360 515 1,125 95 365 -	1, 27E 77F XX) 22C 155 2C 33 XX) XX) XX) 8E 335 335
Occupations not elsewhere classified 991 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigned (3)	9,690 9,685 285 5,100 1,375 790 700 725 720 775 3,605 660	1,670 1,670 XXX 1,045 420 XXX XXX XXX XXX XXX 525 85	8, 485 8, 465 275 4, 400 1, 250 745 590 570 595 650 3, 265 475	1,240 1,240 xxx 725 325 xxx xxx xxx xxx 455 40	7, 350 7, 345 265 3,720 1, 075 705 510 455 460 510 2,980 340	1,070 1,065 XXX 635 310 XXX XXX XXX XXX 375 35	1, 120 1, 120 15 680 175 40 80 120 135 290 140	170 170 XXX 90 15 XXX XXX XXX XXX 75 5	9,045 9,050 275 4,735 1,295 760 660 640 675 710 3,430 560	1, 485 1, 490 XXX 910 365 XXX XXX XXX XXX 75	7,405 7,405 270 3,720 1,145 425 375 560 540 2,935 440	1, 075 1, 075 1, 075 325 325 325 325 325 323 335 40

Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillon (20%)

				Worked in	1985 -	Ayant trava	nillé en 19	185				
1-26 weeks	- 1-	-26 semai	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	aines	
Total		Most full to Surtout a temp	time à plein	Tot	al .	Most full Surtout tem	time è plein	Tota	1	Most full  Surtout tem	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	м	F	М	F	
520 295 340 295 75	XXX XXX 295 XXX 10	320 220 210 155 60	XXX XXX 180 XXX 5	375 290 185 230 55	XXX XXX 325 XXX	275 275 130 195 50	XXX XXX 230 XXX	1,025 750 365 425 145	XXX XXX 605 XXX 10	990 735 295 385 120	XXX XXX 465 XXX 10	Manitoba ‡ (fin)  9313  9315  9317  9318  Assigné (3)  Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et
595 300 95 XXX 55 35 190 20 35 95 40 55	440 290 XXX 105 55 5 XXX XXX XXX 100 135 110 15	385 190 65 XXX 50 10 155 15 30 75 30 75 30 75 30 75 30 75	240 120 XXX 30 15 5 5 XXX XXX XXX 10 - 10 - 10 10	590 250 80 XXX 55 20 220 10 70 130 10 85	360 220 XXX 55 50 10 XXX XXX XXX 100 85	535 225 80 XXX 500 15 200 5 65 115 15 70 -	225 140 XXX 30 35 - 10 XXX XXX XXX - 10 - 65 55	3,630 1,380 605 XXX 200 20 1,770 345 425 955 45 295 - 185 XXX	1,010 655 XXX 190 145 20 20 XXX XXX XXX 5 260 235	3,530 1,330 595 XXX 185 15 1,750 345 420 940 45 280 5 170 XXX	810 520 XXX 165 105 20 15 XXX XXX 215 195	conducteurs de mach înes 951 9512 9517 9519 Assigné (3) 9530 9531 9539 Assigné (3) 955 Assigné (3) 955 Assigné (3) 959 9591 Assigné (3)
3,340 3,340 35 2,065 380 205 345 360 365 410 900 335	650 650 XXX 390 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 200 60	2,265 2,265 40 1,390 295 150 180 175 305 290 595 245	455 455 XXX 290 90 XXX XXX XXX XXX XXX 130 40	1,880 1,880 60 1,155 400 145 165 100 155 185 565 85	330 330 XXX 225 130 XXX XXX XXX XXX 100	1,575 1,575 65 955 350 135 110 65 130 165 475 65	225 225 XXX 175 110 XXX XXX XXX XXX XXX 45	3,835 3,830 180 1,515 510 405 155 175 150 110 1,960 145	505 505 XXX 295 130 XXX XXX XXX XXX 185 15	3,565 3,560 175 1,370 500 385 135 130 125 90 1,860 135	395 390 XXX 245 125 XXX XXX XXX XXX XXX 140 5	Grand groupe 99 - Travailleurs non classés ailleurs 9910 9918 (9921-9925) 9921 9922 9923 9924 9925 9925 9926 9919 Assigné (3)

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

		,	orked sind	ce January	1, 1985	Ayant t	ravaillé	depuis	e ier jan			
			Fais	In the	he labour		ctive (2)		Дуя		llé en 198	5
Occupation	Tot	al	Tot		Emplo - Perso occup	nnes	Unemp Person chôm	loyed	Tot	Tot	Most full: Surtout a	time h plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	м	F	М	F
Saskatchewan †												
All occupations Major group 11 - Managerial, administrative and	309,390	235,490	290,040	203,190	272,380	189,130	17,655	14,060	297,205	219,805	253,955	130,9
related occupations 111 1113 1115 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1179 Assigned (3) Major group 21 Occupations in natural sciences,	33.920 2.485 375 XXX 775 305 145 26.195 3.185 365 1.730 5.135 1.485 740 4.605 430 2.965 535 535 535 535 530 530 530 530 530 53	14,055 1,230 430 430 XXX XXX 40 8,595 445 XXX 350 470 505 630 265 51,665 XXX 805 XXX 805 XXX XXX 805 XXX 805 XXX 805 XXX 805 XXX 805 XXX 805 XXX 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805	32,635 2,365 XXX 735 295 1,200 25,275 3,120 350 1,700 485 5,025 1,475 955 730 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 5,050	12,690 1,125 385 XXX XXX 300 7,720 415 XXX 330 410 475 610 245 1,550 XXX 865 XXX XXX 665 XXX 260 690 470 210 3,840 2,135 650 830 80	31,945 2,320 840 XXX 735 290 14,740 3,085 285 XXX 1,490 1,350 1,685 470 4,920 1,360 945 720 4,300 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,00	12, 155 1, 120 415 380 XXX XXX XXX 315 410 585 415 470 585 1, 445 XXX 790 XXX XXX 1, 560 XXXX 1, 565 470 470 3, 665 2, 035 780 80	685 400 155 55 55 55 355 355 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	535 10 5 - 20 345 15 5 5 10 10 105 20 10 105 20 105 20 20 105 20 20 105 20 105 20 105 20 105 20 20 105 20 20 20 20 20 20 35 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	33, 405 2, 450 870 XXX 770 305 3, 170 305 3, 170 305 1, 720 485 5, 085 1, 495 2, 935 5, 2, 935 5, 1, 495 2, 935 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	13, 500 1, 190 450 410 XXX XXX 200 8, 280 435 XXX 335 450 620 2500 1, 535 XXX XXX XXX XXX 1, 330 680 XXX 1, 330 680 XXX 1, 330 680 1, 680 1, 6	32,030 2,335 855 XXX 725 275 120 24,755 3,105 3,00 XXX 1,505 3,40 1,700 4,65 4,945 1,445 1,440 9,50 705 4,025 6,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,1	11,2
engineering and mathematics 211 2117 Assigned (3) 213 2131 Assigned (3) 214/215 2143 2144 2147 Assigned (3) 2161 2163 2165 Assigned (3) 218 2183 Assigned (3)	9,470 785,310,100,100,100,100,100,100,100,100,100	1,940 225 XXX 460 XXX 20 210 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	9, 125 760, 305, 1,010, 580, 20,03,265, 1,085, 715, 345, 300, 2,780, 625, 600, 1,125, 1,310, 1,175, 55	1,805 210 XXX 420 XXX 155 205 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	8,730 735,290 990 580 200 3,170 1,080 710 25,2565 520,580 1,085 1,135,50	1,670 195 XXX XXX 370 XXX 155 190 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	395 25 15 - 200 10 5 300 100 210 105 20 35 40 5	40 XXX 40 XXX XXX 10 15 15	9.355 785 310 155 1,045 590 30 3,350 1,955 735 2,830 630 595 1,150 1,345 1,195 50	1,920 220 220 2455 455 200 210 210 238 238 248 248 258 268 268 268 268 268 268 268 268 268 26	8,775 720 270 965 560 25 3,250 1,060 720 340 30 2,665 575 585 1,100 1,055 45	1,
Major group 23 - Occupations in social sciences and related fields 231 2311	3,670 460 275	6, 105 305 XXX	3,415 440 265	5,235 280 XXX		4,810 260 XXX	215 30 15	15	3,585 455 270	5,660 275 XXX	415	3,

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

provin	ces et terr			nuary 1, 19					%)			prem temps, danada,	T
							sillé en 1		Vier 1865				
1-2	6 weeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	nines		
	Total	Mos fuil - Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
F0. 6	00 740	20 005	05 045	F0 005	40.505							Saskatchewan †	
1,3 1,3 x 2 1 1	10 2,055 00 160 30 25 XX 90 65 XXX 25 XXX 50 -	1, 650 25 25 20 30 20 35 1,080 45 15 200 45 90 25 25 25 120 15 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1,350 100 100 45 XXX XXX 765 30 XXX 15 40 135 XXX 120 XXX XXX 120 100 100 255 485 215 130 95	3,875 215 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	1,970 105 65 55 55 55 20 20 20 20 21 35 170 40 75 245 245 245 245 245 245 245 245 245 24	3.555, 185, 185, 185, 185, 185, 185, 185,	25,090  1,425 80 55 10 XXX XXX - 925 50 XXX 40 150 40 55 150 XXX 170 XXX 40 XXX 170 XXX 20 20 20 60 415 195 85	178, 485  27, 425 2,040 765 55 XXX 855 5245 75 21,270 2,890 290 0,XXX 950 320 4,435 1,240 1,955 860 375 3,07	9,570 920 355 305 XXX XXX 20 5,740 5,740 1,185 XXX 380 XXX 380 XXX XXX 220 465 410 155 2,905 1,700 430 600 75	165,650  26,830 2,015 760 0 0 0 0 245 65 20,775 2,860 285 4,375 1,240 1,135 855 55 480 2,935 3,930 2,455 480 5,700 2,455 480 5,700 2,455 480 5,700 2,455 480 5,700 2,455 480 5,700 2,455 5,850 5,935 3	79,875  8.505 765 305 245 XXX 15 5.140 245 210 3800 485 1600 1.085 XXX 270 XXX 270 XXX 210 435 3655 95 1,520 400 535 65	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 1113 1115 1116 1119 Assigné (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1135 1136 1137 1141 1142 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1155 1156 1157 1158 Assigné (3) 117 1171 1179 Assigné (3) Grand groupe 21 - Trevailleurs des	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 114 15 16 17 18 19 20 20 22 25 27 28 29 30 31 32 33 33 34
5 5 1	95 70 85 XXX 10 - 70 70 175 50 XXX 10 15 35 25 90 XXX 45 XXX 10 5 20 120 40 XXX 80 XXX 80 XXX 85 XXX 90 120 40 XXX 80 XXX 80 XXX 81 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	155 70. 125 25 5 295 70 40 50 10 440 115 80 145 20 220 165 25 25	375 65 XXX 130 XXX 10 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 85 10 85 10	1,220 100 45 140 65 10 320 55 50 80 10 475 180 95 150 150	485 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1,080 95 45 130 655 15 275 40 80 5 450 175 95 145 10	400 50 XXX 110 XXX 10 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6,620 490 175 740 480 10 2,700 950 640 210 20 1,835 45 860 790 20	955 95 95 160 XXX - 110 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 150 0 405 10	6,480 475 160 705 470 5 2,675 950 635 210 20 1,775 290 405 815 40 825 765 15	900 85 xxxx 125 xxx - 100 00 xxx xxx xxx xxx xxx 5 440 405 10	sciences naturelles, du génie et des mathématiques 211 2117 Assigné (3) 213 2131 Assigné (3) 214/215 2143 2144 2147 Assigné (3) 216 2163 2165 Assigné (3) 218 2183 Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialiés des	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
	1,685 75 75 35 XXX	65	950 45 XXX	500 55 25	1,245 60 XXX	430 50 30	845 50 XXX	2,425 320 205	2,735 155 XXX	2,325 305 195	2,025 130 XXX	231	56 57

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				e January						Worked i		
			Fais	In th ant partie	e labour 1 - de la pop		ctive (2)	ŀ	Дуг	nt travai	llé en 1985 al	)
Occupation	Tota	al ~	Tota	a l	Emplo - Persor occup	ines	Unempl Personn chôm	es en	Tot	al	Most full Surtout i	time à plein
	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Saskatchewan † (continued)												
Assigned (3) 233 2331 2333 Assigned (3) 234 2343 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239 Assigned (3) Major group 25 -	30 1,550 645 700 60 1,150 895 40 240 XXX 15 255	15 3,920 1,135 2,355 190 455 255 -1.050 760 75 370 5	20 1,375 625 575 500 1,115 890 30 240 XXX 10 245 5	15 3,325 1,070 1,970 70 430 245 - 870 660 10 340 5	15 1,245 605 505 30 1,105 885 25 215 XXX 5	15 3.005 1.010 1.745 65 420 240 - 830 650 15	130 20 70 20 15 5 10 20 XXX 5	315 65 220 10 10 - 35 15 - 50	30 1,490 630 660 55 1,140 890 40 240 XXX 10 265 5	5 3,605 1,090 2,145 140 455 255 5 970 725 50 355 5	20 1,285 575 540 40 1,095 880 35 200 XXX 5 255 5	2,31 8, 1,2; 4; 2, 5; 3;
Occupations in religion 251 2511 Assigned (3) Major group 27 -	1,885 1,885 1,585 125	440 440 XXX 45	1,700 1,700 1,480 50	395 400 XXX 40	1,690 1,690 1,480 50	400 400 XXX 40	10 10 5	xxx -	1,800 1,795 1,550 75	415 415 XXX 45	1,645 1,645 1,420 65	3 3 X
Teaching and related occupations 271 2711 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2795 2797 2799 Assigned (3) Major group 31 -	7,920 1,440 1,040 365 30 4,940 1,615 2,910 310 100 1,550 540 310 XXX 280 XXXX 45	15,095 805 355 410 45 11,275 6,600 2,235 1,955 485 3,015 485 3,015 990 680 XXX 285 190	7,480 1,330 970 335 25 4,735 1,575 2,800 270 90 1,420 280 XXX 250 XXX 15	13,305 675 315 335 30 10,055 1,650 2,095 1,650 2,580 2,580 860 815 XXX 240 120	7,270 1,265 940 310 20 4,670 1,555 2,770 255 2,770 1,340 480 255 XXX 250 XXX	12,565 580 275 290 5,880 5,830 2,015 1,515 220 2,405 810 580 0,XXX 230	210 70 35 30 5 5 5 5 15 35 15 30 20 20 XXX 15 XXX	750 95 40 45 10 205 80 140 50 180 50 45 35 XXX 10	7,815 1,435 1,040 365 30 4,865 1,600 2,870 310 85 1,515 1,515 305 XXX 280 XXX	14, 425 780 340 405 355 10, 755 6, 380 2, 185 1, 815 375 2, 885 440 965 675 XXX 280 155	7,200 1,270 940 300 4,630 1,520 2,780 250 70 1,300 475 190 XXX 270 XXXX	9,4 11,22; 7,44,6 1,6; 9,2; 1,4,2; 2,2; 4,4; X,1; 1,1
Occupations in medical	4,315 1,930 1,245 280 90 1,185 XXX 345 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	23,275 590 305 XXX 30 18,630 625 9,735 1,280 4,390 250 4,390 425 4,060 425 340 1,405	4,090 1,800 1,180 2800 30 1,125 XXX XXX XXX XXX 45 1,165 430 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	21,300 530 275 XXX 30 16,960 9,085 1,190 3,910 240 1,250 405 3,815 420 325 1,345 910 385 65	3,980 1,785 1,165 275 35 1,060 XXX 3,15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 430 XXX 225 225 XXX XXX XXX 1,125 430 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	20, 480 520 280 XXX 25 16, 320 1, 125 3, 720 245 410 305 1, 305 1, 300 845 3, 375 60	120 15 15 5 - 60 XXX 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	825 	4,225 1,905 1,225 280 90 1,140 XXX 330 XXX XXX 45 1,180 435 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	22,565 570 295 XXX 25 18,045 605 9,550 1,255 4,185 255 1,315 585 3,950 420 340 1,380 945 420 80	3.850 1.795 1.145 270 50 990 XXX 3.15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	12,76 4,80 5,9 2,20 10 73 3,3 5,5 2,2,2 1,0 1,7 7,7 3,3 3,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 3313	3,230 750 XXX	2,920 1,005 450	2,920 705 XXX	2,385 845 380	2,595 655 XXX	2,135 795 350	330 50 XXX	245 50 30	3,115 750 XXX	2,690 910 415	2,435 635 XXX	1,4 5 2

# Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

-			Worked	since Ja	nuary 1, 1	985 - Ay	ant travai	llé depuis	le 1er jai	nvier 1985				T
								vaillé en 19	985					
-	1-25 w	eeks -		tly	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema		Profession	
	Tot	tel	full	time à plein	Tot	tal	full Surtout	time - è plein	Tot	al	Most full - Surtout tem	time à plein		
-	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F		No
													Saskatchewan † (suite)	
	20 410 60 240 25 70 10 15 50 XXX -	5 1,205 225 790 90 75 30 265 150 30 75	10 295 40 170 20 60 10 10 35 XXX - 45	120 445 50 70 35 - 100 40 25 60	230 90 95 15 115 55 20 35 XXX - 65	745 235 465 5 100 50 230 165 - 105 5	195 80 80 10 105 50 15 20 XXX - 65	475 180 265 10 95 45  140 90 5 85	15 845 475 320 15 955 830 10 160 XXX 5 145	5 1,655 630 890 40 280 175 - 470 405 20 175	10 795 460 285 10 935 825 - 150 XXX 5 145	5 1,160 540 520 300 260 165 	Assigné (3) 234 2343 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 239 Assigné (3) Grand groupe 25 -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
	160 160 130 5	90 90 XXX 5	100 100 75	70 70 XXX 5	255 255 210 15	120 120: XXX 10	240 240 190 15	85 90 XXX	1,385 1,380 1,215 55	205 205 XXX 30	1,310 1,310 1,155 50	150 150 XXX 20	Membres du clergé et assimilés 251 2511 Assigné(3) Grand groupe 27 -	14 15 16 17
	885 255 100 140 15 435 125 230 70 5 190 65 5 55 XXX 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,800 95 195 35 2,640 1,310 505 625 195 840 145; 260 185 XXX 95	600 1655 40 110 155 325 85 195 35 5 120 25 30 XXX 20 XXX	1,650 180 20 130 25 1,195 600 275 220 95 280 30 50 80 XXX 45 35	1, 175 280 190 85 10 445 100 215 125 5 450 185 105 XXX 80 XXX	3.995 210 95 110 5 2.590 1,215 345 970 65 1.190 165 630 125 XXX 100 60	970 225 160 55 10 370 75 185 110 - 370 165 65 XXX 70 XXX	1,820 80 30 50 1,240 485 180 565 15 500 100 165 50 XXX 45 50	5,755 905 755 145 3,980 1,375 2,425 105 75 870 285 140 XXX 180	6,630 250 155 100 5,525 3,855 1,340 215 110 855 135 75 365 XXX 80 25	5,625 880 740 135 10 3,935 1,360 2,395 110 280 95 XXX 175 XXX 5	5,940 2055 130 75 5,020 3,525 1,240 1,165 95 710 125 25 325 XXX 70 25	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2719 Assigné (3) 273 2733 2733 2738 Assigné (3) 279 279 2791 2792 2795 2797 2799 Assigné (3)	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
	595 220 110 35 50 0 175 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	5,225 130 455 XXX 100 4,295 90 2,130 960 400 400 1855 795 55 215 250 120 25	405 150 35 30 115 XXX 30 XXX XXX XXX 10 150 35 XXX 45 XXX 10	1,695 105 400 XXX 5 1,120 200 435 80 280 280 280 15 160 755 475 40 40 15 120 170 75 10	895 475 330 90 - 260 XXX 55 XXX XXX XXX 15 160 45 XXX 40 XXX XXX	4,830 180 105 XXX 3,895 205 915 80 300 120 780 120 65 260 210 50	795 4800 325 85 200 XXX 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 30 XXX 40 XXX XXX	2,410 140 90 XXX 5 1,785 30 905 95 470 25 130 75 490 165 165 165 165	2,730 1,205 785 150 30 700 XXX 245 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 820 345 XXX XXX XXX 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	. 12,510 275 145 XXX 5,860 435 5,340 640 2,305 20 020 280 2,375 225 910 485 250 40	2,650 1,185 760 150 30 675 XXX 245 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	8,650 255 140 XXX 5,505 3255 3,455 425 1,485 205 1,900 1,500 1,500 435 200 35	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3111 3113 Assigné (3) 313 3130 3131 3134 3135 3137 3139 Assigné (3) 315/316 3151 3155 3156 3158 3169 Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique	35 36 37 38 40 41 42 43 445 46 47 48 49 50 51 52 53
	905 120 XXX	1,040 275 165	550 70 XXX	<b>44</b> 5 110 65	670 145 XXX	625 175 75	455 110 XXX	320 105 40	1,545 485 XXX	1.015 460 180	1,425 455 XXX	725 370 135	et littéraire et personnel assimilé 33; 3313	55 56 57

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

				In th	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in nt travai	1985 - ilé en 1985	5
			Fais	ant partie	de la popu	ulation a	ctive (2)			Tot	вІ	
Occupation	Tots		Tota	1	Employ Person occupe	nes	Unemp I Personn chôm	es en	Tota	11	Most full f Surtout i temp	time a plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Saskatchewan † (continued)												
3314 Assigned (3) 333 3332 3337 Assigned (3) 335 3351 Assigned (3) 336/337 3370 3375 Assigned (3)	310 15 1,000 255 335 30 450 405 20 1,035 295 255	270 85 470 XXX XXX 20 510 450 10 935 560 XXX 75	295 10 920 225 320 25 425 425 45 875 275 275 40	255 30 385 XXX XXX 10 420 375 5 735 430 XXX	280 5 855 185 310 25 380 360 15 705 250 180 25	255 30 345 XXX XXY 5 410 370 10 585 365 XXX	15 5 65 40 10 - 40 40 40 - 165 25 45	5 35 XXX XXX 10 10 5 - 145 70 XXX 20	305 20 975 245 335 400 20 960 285 235 55	265 450 XXX XXX 25 465 415 10 855 520 XXX	260 10 740 115 300 25 365 365 25 665 210 140	3 2 3 3
Major group 41 - Cierical and related occupations 411 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 A135 Assigned (3) 414 4141 4143 Assigned (3) 415 4155 Assigned (3) 415 4153 4155 Assigned (3) 416 4161 Assigned (3) 417 4172 4173 4175 4179 Assigned (3) 419 4190 4190 4191 Assigned (3)	13, 945 190 XXX XXX XXX 2,010 1,015 XXX 175 655 XXX 510 20 4,805 1,805 2,190 1,805 1,805 1,805 1,805 2,190 1,805	67, 990 17, 345 14, 180 2, 360 6, 420 745 1, 945 1, 295 1, 295 2, 495 3, 315 2, 000 2, 385 5, 15 1, 380 2, 385 1, 10 1, 380 2, 385 1, 940 1, 10 7, 440 3, 495 2, 835 1, 075 5, 25 4, 60 9, 970 410 425 4, 445 2, 835 5, 510	12,845 160 XXX XXX 5 3,200 XXX 1,905 885 XXX 110 625 XXX 490 15 4,485 1,730 2,000 130 165 XXX 405 400 15 1,730 1,590 XXX 465 425 XXX XXX 485 425 XXX XXX 485 425 XXX 485 485 XXX 485 485 XXX 485 485 XXX 485 485 XXX 485 485 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	60,240 15,605 12,930 2,110 23,370 710 17,795 8,655 1,165 50 2,060 475 1,160 50 1,640 1,545 245 8,890 50 360 360 360 360 360 360 360 360 360 36	11,830 145 XXX XXX XXX XXX 2,925 XXX 455 20 4,775 1,615 1845 115 150 XXX 460 410 XXX XXX 455 2,330 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	56,290 14,580 12,120 12,120 1,935 3,700 21,970 7,985 1,105 665 2,175 2,755 1,760 455 40 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 1,065 2,175 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1, 020 15 XXX XXX 275 XXX 120 115 XXX 35 310 115 155 155 155 XXX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	3,950 1,025 805 170 45 5,405 670 60 110 160 25 120 5 165 55 95 170 170 170 170 170 280 XXX 35 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	13,395 1900 XXX XXX XXX 3,420 XXX 1,975 635 XXX 506 15 4,620 1,760 2,075 170 XXX 460 XXX 450 2,075 5 2,670 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	64,735 16,760 13,710 2,290 740 12,545 9,340 1,165 2,430 3,000 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,300 1,965 1,000 1,00	10,440 140 140 140 140 140 140 1670 430 105 590 105 103 3,470 1,555 1,265 1,265 1,265 1,380 145 1,380 145 1,380 145 1,380 145 1,265	41,2,2,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,
Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517	25, 295 20, 600 3, 830 285 1, 655 10, 820 515 435 2, 030 XXX 795 3, 955	21,670 19,640 2,505 XXX XXX 14,385 815 XXX 355 420 895	23,865 19,400 3,635 285 1,610 10,375 445 350 1,930 XXX 600 3,775	17, 995 16, 220 2, 075 XXX XXX 12, 160 620 XXX 305 300 515 1,510	22,800 18,470 3,580 280 1,550 9,905 405 340 1,760 XXX 525 3,680	16,535 14,850 1,950 xxx xxx 11,200 580 xxx 265 195 430		1.455 1,365 125 XXX XXX 965 45 XXX 35 105 80 65	24, 365 19, 765 3, 790 275 1, 820 10, 485 390 1, 860 XXX 645 3, 870	20.050 18.115 2.325 XXX XXX 13.400 690 XXX 325 370 755	19,940 15,770 3,650 270 1,530 8,430 360 75 955 XXX 425 3,475	9, 8, 1,

Tableau 2. (suite)

		Worked s	ince Jar	Worked in		ant travai! Ayant trava			vier 1985			
1-26 we	eks - 1	1-26 sema	ines			27-48 sema			weeks -	49-52 sema	ines	
Tota	al	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	a I	Most full Surtout i	time à plein	Tota	al	Most full t Surtout à temp	ime plein	Profession
М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	
50 10 225 75 50 - 80 70 5 480 75 145 40	55 20 175 XXX XXX 5 70 40 5 5 520 290 290 XXX 45	40 5 125 30 25 50 50 50 55 55 55 55 55	30 10 70 XXX XXX 5 30 25 25 230 1000 XXX 25	55 - 235 110 35 15 50 45 - 245 110 55	60 - 1155 XXX XXX X55 115 100 - 225 170 XXX 5	35 -145 50 30 20 40 40 -160 70 25	45 -55 XXX XXX -85 70 -75 45 XXX	200 10 510 60 255 10 310 280 15 235 100 40	150 35 165 XXX XXX 5 280 270 5 115 55 XXX	185 10 470 30 245 10 295 270 20 205 85 40	135 25 125 XXX XXX - 185 175 5 45 25 XXX	Saskatchewan † (suite)  3314 Assigné(3) 333 3332 3337 Assigné(3) 3351 Assigné(3) 336/337 3370 3370 Assigné(3) Grand groupe 41 - Employés de bureau et
3,120 55 XXX 20 XXX 920 XXX 355 385 XXX 115 1,035 325 550 XXX 250 XXX 250 XXX 15 670 XXX 15 670 XXX 15 670 XXX 15 670 XXX 19 670 XXX 19 670 XXX 19 670 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	14,925 3,275 2,335 555 555 155 2,305 2,505 155 2,680 430 430 430 430 430 430 430 430 430 43	1, 785 30 XXX XXX 480 120 145 145 145 140 120 XXX 90 5 10 40 205 10 40 XXX 10 30 XXX 10 30 XXX XXX 10 30 XXX 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6,750 1,835 1,395 3,45 9,25 2,075 40 9,25 170 235 25 195 100 60 160 30 205 185 20 955 540 XXXX 80 0 1,185 40 0 0 25 55 530 400 60	2.395 45 XXX XXX 	12,865 3,605 2,860 130 14,890 130 2,125 195 195 450 450 450 450 450 10 425 5 5 1,320 20 20 5 15 450 450 450 450 450 450 450 450 450 45	1,745 35 xxx xxx 245 110 xxx 245 110 xxx 75 715 320 240 20 10 xxx 15 110 xxx 75 715 320 240 25 xxx 10 380 xxx 10 10 xxx 10 10 xxx 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7, 425 2, 440 2, 000 345 70 2, 520 85 1, 240 910 145 230 355 145 10 230 220 5 710 415 XXX 85 105 300 355 145 100 230 415 XXX 85 105 415 415 415 415 415 415 415 415 415 41	7,885 90 XXX XXX 1,930 XXX 1,305 370 XXX 400 380 XXX XX0 50 1,055 1,055 1,055 1,055 1,200 80 85 XXX 400 XXX 400 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	36, 945 8, 870 8, 210 1, 230 314, 545 535 8, 1155 4, 460 825 510 1, 225 50 1, 225 50 1, 225 20 900 275 645 240 900 275 5645 20 900 275 5645 20 900 275 5645 20 900 275 5640 1, 495 225 25 25 20 900 275 640 1, 495 20 20 215 20 20 215 210 20 210 21	5,900 80 XXX XXX 1,615 XXX 1,215 175 XXX 305 5 2,195 975 815 30 90 XXX 	27,025 8,050 6,750 995 1,945 485 5,600 2,365 725 295 1,345 1,090 10 865 590 20 2,480 1,095	Employees de bureau et travailleurs assimilés 411 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4135 Assigné (3) 414 4141 4143 Assigné (7, 4153 4155 Assigné (7, 4155 Assigné (3) 416 4161 Assigné (3) 417 4171 4172 4173 4175 4179 Assigné (3) 419 4190 4190 4190 Assigné (3) Grand groupe 51 Travailleurs spécialisés dans la
4,105 3,615 215 35 100 1,945 205 45 690 XXX 270 410	6,420 5,970 390 XXX XXX 4,440 360 XXX 140 205 360 270	1,900 130 30 90 1,105 105 5 255 XXX 160	2,120 1,925 260 XXX XXX 1,305 55 XXX 65 45 155 165	3,690 2,925 325 25 235 1,700 105 55 400 XXX 70 655	4,245 3,890 395 XXX XXX 2,965 175 XXX 85 65 175 306	2,795 2,170 310 25 195 1,215 90 5 260 XXX 55 55	1,905 1,645 280 XXX XXX 1,180 25 XXX 15 40 85	16.570 13.225 3.250 210 1,285 6,850 770 XXX 310 2,805	9,385 8,255 1,535 XXX 5,000 160 XXX 105 100 210 1,030	14, 925 11, 700 3, 205 215 1, 245 6, 105 160 440 XXX 205 2, 690	5.925 4.980 1,280 XXX XXX 3,290 40 XXX 55 65 135 905	vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné (3) 517

410 270 255 165 655 305 53

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

				In th	ne labour 1	force (2)			Aya	Worked in	1985 - Ilé en 198	5
			Fais	ant partie	de la pop	ulation a	ctive (2)			Tot	ai	
Occupation	Tota		Tota	al .	Emplo - Persor occup	nes	Unempi Personn chôm	nes en	Tota	e i	Most full Surtout	time à plein
	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F
Saskatchewan † (continued)												
5170 5171 5172 5173 Assigned (3) 519 5193 5199 Assigned (3)	465 1,340 1,385 250 120 735 425 XXX 20	XXX 485 750 XXX 50 360 XXX 295 25	450 1,280 1,360 235 80 685 395 XXX 5	XXX 450 695 XXX 20 265 XXX 215 10	440 1,230 1,340 240 65 640 355 XXX 10	XXX 440 660 XXX 25 250 XXX 200	10 50 15 - 15 50 40 XXX	XXX 5 35 XXX - 20 XXX 10 10	455 1, 315 1, 355 245 105 735 425 XXX 15	XXX 470 710 XXX 50 340 XXX 280 25	435 1,145 1,240 205 95 695 395 XXX	X: 44 55: X:
Major group 61 - Service occupations 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6123 6125 6129 Assigned (3) 613 6130 6133 Assigned (3) 614 6142 6143 6147 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 616 6162 Assigned (3) 617 Assigned (3) 618 6190 6191 6198 6199 Assigned (3) Major group 71 - Farming.	25,020 8,300 1,110 2,215 2,590 1,225 6,500 1,025 2,775 1,510 340 275 8,650 275 1,165 275 490 275 490 275 490 275 490 475 275 490 475 475 475	48,730 1,610 XXX XXX 285 3390 140 23,640 1,425 5,190 10,425 5,190 10,425 11,260 1,535 2,215 10,800 1,360 3,090 5,385 625 10,800 1,36	22,730 7,810 1,075 2,185 2,365 315 1,180 315 1,180 315 220 5,910 985 2,600 1,310 310 310 310 310 315 1,065 810 470 0,000 1,310 310 310 310 310 310 310 310 310 310	39, 405 1, 210	20, 895 7, 480 1, 030 2, 175 2, 215 315 1, 115 393 2, 280 410 1, 120 285 160 730 XXX 35 1, 000 XXX 410 XXX 30 385 XXX 155 6, 105 390 4, 160 1, 085 195 270	35,190 1,070 XXX 450 XXX 230 16,720 8,570 1,190 3,895 1,080 2,315 1,080 115 935 2,675 3,92	1,835,325,50,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,	4,215 140 XXX 30 XXX 40 65 - 2,360 80 490 115 1,440 110 130 295 75 190 20 725 140 405 40 105 580 XXX 415 110 XXX	23, 485 8, 075 1, 0770 2, 185 2, 485 325 1, 215 400 295 5, 915 910 2, 535 555 5, 555 1, 330 280 225 790 450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	43,865 1,480 XXX 575 XXX 270 3655 105 21,320 1,365 4,770 8755 11,075 2,075 1,155 2,850 1,180 1,345 195 1,190 2,960 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 780 5,55 7,300 XXX 395	17, 020 6, 945 1, 030 2, 150 1, 790 315 1, 080 290 200 3, 385 890 1, 525 80 150 620 410 XXX 15 83 830 XXX 360 XXX 20 365 XXX 15 4, 880 385 XXX 15 4, 880 385 XXX 15 4, 880 385 XXX 15 4, 880 385 XXX 15 4, 880 385 XXX 15 4, 880 385 XXX 15 4, 880 385 XXX 15 4, 880 385 XXX 15 4, 880 XXX 15 4, 880 XXX 15 4, 880 XXX 15 4, 880 XXX 15 4, 880 XXX 15 5, 880 XXX 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	21, 84 88 X X X X 3 3 X 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
horticultural and animal husbandry occupations 711 7111(4) Assigned (3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7197 7199 Assigned (3)	73,565 52,265 51,980 280 21,300 385 1,995 7,875 3,085 1,865 5,000 1,085	22,470 3,925 3,860 60 18,550 XXX 2,180 10,390 745 420 3,370 1,350	68,980 49,860 49,630 230 19,120 380 1,830 7,290 2,765 1,565 4,395 795	19,335 3,210 3,170 45 16,120 XXX 1,995 9,375 620 355 2,820 875	67,795 49,790 49,565 220 18,005 365 1,750 7,085 2,465 1,585 4,050 700	18,960 3,195 3,150 40 15,770 XXX 1,950 9,270 520 335 2,770 840	1,185 70 65 5 1,120 10 75 205 300 85 345 95	375 20 20  355 XXX 45 95 100 20 50 40	69,135 49,395 49,210 185 19,740 380 1,865 7,415 2,805 1,775 4,625 870	19,815 3,275 3,235 40 16,540 XXX 2,045 9,365 675 365 3,025 985	55,660 43,165 43,035 130 12,490 365 1,305 4,330 2,040 940 2,985 510	10,6 2,2 2,2 8,4 1,0 4,4 4,1 1,7 5
Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731	425 425	50 50	265 265	20 25	180 185	20- 20	80 80	-	350 350	50 50	255 255	

Tableau 2. (suite)

		Worked :				ant travail			vier 1985			
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema				Ayant trava 27-48 sema			weeks -	49-52 sema	sines	
Tota	81	Mos full Surtout tem	time à plein	Tota	вІ	Most full: Surtout i	time è plein	Tota		Most full - Surtout tem	ly time à plein	Profession
М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Saskatchewan † (suite)
35 170 145 10 25 80 50 XXX	XXX 60 135 XXX 10 180 XXX 150 20	30 90 95 5 25 65 50 XXX	XXX 45 75 XXX 5 35 XXX 20 10	60 245 210 60 20 115 90 XXX 5	XXX 75 145 XXX 10 55 XXX 50	50 190 185 40 15 90 70 XXX	XXX 60 120 XXX 5 10 XXX	360 900 1,000 180 65 540 275 XXX 5	XXX 330 425 XXX 30 105 XXX 80	355 870 965 160 55 535 275 XXX	XXX 305 355 XXX 20 40 XXX 25 5	5170 5171 5172 5173 Assigné(3) 519 5193 5199 Assigné(3) Grand groupe 61 - Travailleurs
. 330 . 365 . 250 . 80 . 660 . 20 . 135 . 130 . 20 . 135 . 130 . 20 . 20 . 135 . 130 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 20 . 2	17.035 545 XXX 200 XXX 40 220 555 8.965 1.780 250 1.050 2.50 630 1.050 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50	3.225 880 215 70 395 65 65 65 65 210 15 65 125 45 125 45 125 45 125 45 125 45 125 45 125 45 125 45 125 45 125 125 125 125 125 125 125 125 125 12	5,305 250 XXX XXX 85 XXX 25 115 3,300 125 905 805 1,765 110 320 410 105 215 30 1,385 215 810 85 140 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4, 195 1, 085 70 175 510 50 140 50 140 50 145 590 145 590 145 590 70 185 50 185 100 0 XXX 1, 410 95 880 270 60 60 60	10.325 270 XXX 100 XXX 100 XXX 155 80 5 5.245 340 1.150 295 625 2,715 480 265 625 235 730 1.325 90 270 175 1.440 XXX 1.450 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.	2,700 780 70 175 310 100 30 35 715 125 380 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	5.275 145 XXX 551 XXX 40 25 5.2.725 255 255 255 205 100 10 11,260 10 10 11,260 10 10 11,260 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12, 955 5, 625 755 1, 925 1, 310 255 945 2, 410 6, 615 2, 410 6, 615 5, 00 420 330 100 60 420 315 5, 00 420 315 5, 00 420 315 5, 00 420 420 420 420 420 420 420 420 420 4	16,510 660 XXX XXX 275 XXX 170 60 45 7,110 735 2,885 1,055 2,885 1,055 420 60 1,170 60 3,530 445 1,580 1,285 420 60 3,530 430 1,285 420 60 3,530 445 1,580 1,5	11.090 5.290 750 1.910 1.080 255 195 195 195 196 1.800 665 770 135 45 295 285 295 285 280 270 2.085 265 105	10.285 470 XXX, 175 XXX 150 15 20 4.265 630 1.240 195 1.480 545 1.75 790 40 250 40 250 15 175 175 175 175 175 175 175 175 175	spécialisés dans les services 611 6111 6112 6115 6116 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 613 6130 6133 Assigné (3) 614 6142 6142 6143 6147 Assigné (3) 615 6162 Assigné (3) 615 6162 Assigné (3) 619 6190 6191
1,710 ,260 i,180 80 1,450 35 710 (1,370 i,635 ,025 (205 465	6,280 730 705 25 5,550 XXX 485 3,135 480 185 865 365	8.110 3,200 3,165 35 4.910 25 405 1.545 1.090 445 1.170 220	2.300 250 240 5 2.055 XXX 235 995 315 55 300 145	12,535 8,670 8,535 25,3,865 75,315 1,545 520 290 905	3,265 445 440 5 5 2,820 XXX 255 1,765 120 40 420 195	10,255 7,360 7,340 25,2,895 70 260 1,090 485 195 695 95	1,560 275 280 - 1,285 XXX 115 755 50 25 220 105	41,890 35,470 35,390 80 6,420 265 835 2,505 450 1,515 300	10,270 2,100 2,090 10 8,170 xxx 1,310 4,465 70 140 1740 425	37,290 32,600 32,535 65 4,690 270 640 1,700 470 300 1,120	6.780 1.695 1.680 10 5.085 XXX 730 2.735 45 85 1.185 295	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné(3) 718/719 7180 7183 7185 7195 7197 7199 Assigné(3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs
245 245	30 30	175 175	5	60 60	5	40	-	50	15 15	35 40	10 10	et travailleurs assimilés

oir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

			Faisa		e labour fo		ctive (2)			Worked in it travai	lié en 1985	5
Occupation	Tota	-	Tota		Employ Personr occupé	es	Unemplo Personne chôma	s en	Tota		Most full to Surtout it	time à ple
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Saskatchewan † (continued)												
Assigned (3)	100	25	25	-	15	-	10	-	55	20	25	
Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7513 7518 Assigned (3)	1,560 1,560 595 285 125	140 140 XXX XXX	1,390 1,390 500 255 95	120 115 XXX XXX 5	975 975 280 215 75	85 80 XXX XXX 5	415 415 220 40 20	35 40 XXX XXX	1,415 1,415 535 255 90	120 120 XXX XXX 5	1, 155 1, 160 400 200 50	
Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 7710 7711 7717 7718 7719 Assigned (3)	5,455 5,460 890 1,355 255 730 850 1,175	75 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5.280 5,280 855 1,315 245 715 815 1,160	65 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,200 4,200 755 840 190 680 660 960 90	45 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,080 1,080 105 475 60 35 155 200 40	20 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,410 5,415 880 1,340 255 725 835 1,170 155	75 70 XXX XXX XXX XXX XXX	5,175 5,175 875 1,275 220 720 785 1,115	
Major group 81/82 - Processing occupations 811	6,600 340 345 555 15 550 285 25 600 5 3,520 280 555 1,495 380 90 685 25 160 5 10	1,680 30 5 15 45 XXX - 60 - 1,380 XXX 490 385 XXX 65 65 - 15	6,265 335 30 650 20 530 275 20 565 - 3,355 275 525 1,445 360 75 635 20 160	1, 445 25 5 15 5 45 22 45 1, 175 220 335 220 45 70 - 15 - 15 - 15 - 15 - 17 - 17 - 17 - 17	5.785 310 20 575 485 230 15 535 275 470 1.395 320 70 590 15 140	1, 260 20 5 10 40 XXX 40 1, 030 XXX 385 300 XXX 30 55 - 45 -	480 25 10 75 15 45 40 - 35 5 60 45 35 10 45 45 - 15 5	185 5 - 10 5 - XXX - 10 - 145 XXX 40 30 XXX 15 10 - -	6,430 335 660 15 540 280 25 595 5 3,435 275 535 1,455 375 85 640 25 160	1,555 25 15 15 45 27 45 27 1,270 375 20 375 20 375 20 375 20 450 375 20 450 375 20 450 375 20 45 20 45 20 45 20 45 20 45 20 45 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	5,765 325 325 55,625 15,505 280 15,505 2,955 2,955 240 1,240 295,55 580 20 150 150	1
Major group 83 - Machining and related occupations 831 8313 Assigned (3) 833 8330 8335 Assigned (3) 835 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 837	5,160 895 530 50 3,885 275 530 2,650 120 90 -170 5	275 55 XXX - 110 XXX XXX XXX - 20 5 65 - 20	4,985 880 520 50 3,740 275 505 2,575 105 85 165	255 40 XXX 105 XXX XXX XXX 20 65 65	4.425 810 470 45 3.280 265 385 2.300 65 80	240 40 XXX - 1000 XXX XXX XXX 5 65	565 70 55 55 460 10 120 270 35 5	10 XXX 10 XXX XXX XXX	5.055 870 525 35 3,800 275 525 2.595 110 85 165 5	260 50 XXX - 110 XXX XXX XXX 5 20 5 60	4,640 835 500 25 3,480 265 450 2,405 100 70 	

Tableau 2. (suite)

							s-échant						
		Worked s	since Ja	nuary 1, 19					vier 1985				
				Worked in	1985 ~	Ayant trav	aillé en 19	885					
1-26 w	eeks -			27-48	weeks -	27-48 sema	eines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines	Profession	
Tot	tel	Mos fuli - Surtout tem	time è plein	Tot	a t	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	ə I	full Surtout	tly time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F		No
												Saskatchewan † (suite)	
795 795 335 140 75	110 110 XXX XXX	510 510 510 250 110 40	80 80 XXX XXX	370 370 140 50	5 5 XXX XXX	345 345 125 45 5	- ************************************	245 240 55 60	10) 10 XXX XXX	200 195 25 50 5	10 10 XXX XXX	Assigné (3) Grand groupe 75 - Travailleurs forestiers et bûcherons 751 7513 7518 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers,	1 2 3 4 5 6
980 980 55 290 75 85 215 200 40	45 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	870 870 55 260 55 85 175 185 40	45 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,980 1,980 185 635 80 285 345 370 60	15 15 15 XXX XXX XXX XXX XXX	1,885 1,885 175 605 65 280 335 345 60	10 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,450 2,445 645 415 100 350 280 600 50	15 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2,425 2,420 640 410 100 350 275 595	10 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7711 7713 7717 7718 7719 Assigné (3) Grand groupe 81/82 -	7 8 9 10 11 12 13 14
1,240 55 120 - 125 55 15 85 - 650 20 140 210 140 210 140 210 140 210 140 210 140 210 140 210 140 210 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1	455 5 - 5 - 100 XXXX 15 - 400 XXXX 135 700 XXX 5 - - 5 - -	860 50 - 105 55 55 55 70 - 390 10 95 5100 40 25 - - - 25 5	255 5 5 10 XXX 15 210 XXX 00 40 XXX 10 -	1, 425 100 10 225 10 230 135 5 110 	430 10 5 10  15 XXX  360 XXX 130 125 XXX 25 5  10  5 	1,330 95 10,200 10,225 130,5 5,115 	285 5 10 XXX 5 230 XXX 85 95 XXX 10 15 - 5	3,760 180 20 320 	580 10 	3,580 180 200 315 185 95 5 390 10 2,055 210 265 355 355 5 5 80 	560 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Travailleurs des industries de trensformation 811     Assigné (3) 813/814     Assigné (3) 815     8153     Assigné (3) 816/817     Assigné (3) 821/822     8210     8213     8215     8228     Assigné (3) 825     Assigné (3) 827     Assigné (3) 829     Assigné (3) 829     Assigné (3) 826/827     Assigné (3) 826/827     Assigné (3) 829     Assigné (3) 829	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 37 38 39
920 95 75 -75 15 130 475 30 15 -5 40	50 20 XXX 30 XXX XXX XXX 10 	670 75 60 - 525 10 105 355 25 10 - 30	40 15 XXX 25 XXX XXX XXX 5	1,560 170 100 10 1,255 210 880 30 30 - 55 - 50 50 50	95 15 XXX 45 XXX XXX XXX 10 - 10 - 15	1,465 160 90 5 1,185 55 180 840 30 25 55 45	75 5 XXX 50 XXX XXX XXX 10 - 10 - 5	2,580 600 355 20 1,830 205 185 1,240 45 40 - 65	105 10 XXX 35 XXX XXX XXX 15 40	2,505 600 350 25 1,780 200 170 1,210 45 35 55 40	90 15 XXX - 25 XXX XXX XXX - 10 - 40	travailleurs des domaines connexes 831 8313 Assigné (3) 833 8335 8335 Assigné (3) 835 Assigné (3) 837 Assigné (3)	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

pir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories,

				1n 41	ne labour f	orce (2)			Ave	Worked is	n 1985 - llé en 1985	
			Fais		de la pop		ctive (2)			Tot		
Occupation	Tota	a I	Tota	1	Emplo: Person occupi	nes	Unemp I Personr chôm	nes en	Tota	H	Most full t Surtout è temp	ime plein
	М	F	М	F	14	F	М	F	М	F	М	F
Saskatchewan † (continued)												
Major group 85 - Product fabricating, assembling and repairing occupations 851/852 Assigned (3) 853 8533 8535 8537 Assigned (3) 854 8541 Assigned (3) 855/856 8553 Assigned (3) 857 Assigned (3) 857 Assigned (3) 857 Assigned (3) 857 Assigned (3) 857 Assigned (3) 858 8583 8584 8583 8584 8585 8589 Assigned (3) 859 Assigned (3) 859 Assigned (3) 859 Assigned (3)	20,600 750 45 2,405 1,115 350 90 900 500 55 530 XXX XXX 35 370 10 14,240 1,795 6,295 350 3,855 710 420 1,405 785 295 105	2, 485 40  235 50 XXX  1, 555 890 110 15 5 200 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	19,760 685 20 2,345 1,095 335 405 85 35 500 XXX XXX 35 355 10 13,750 1,740 6,105 3,795 3,795 3,60 1,28	2,060 35 -235 XXX XXX XXX -40 0 0 XXX -5 1,275 65 15 5 165 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	18,570 615 20 2,200 1,045 315 370 80 755 410 30 490 XXX XXX 325 1,690 13,085 1,690 5,795 315 3,605 330 640 325 1,105 610 45	1, 810 35 -1800 XXX XXX XXX -35 XXX -1, 130 215 695 50 15 5 5 135 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1, 190 70 - 1455 50 20 355 10 855 55 10 10 15 XXX XX - 30 - 660 55 305 10 190 190 35 170 105 35 170	255 	19,990 725 45 2,350 1,105 345 405 85 520 XXX XXX 370 1,770 6,115 350 1,770 6,115 350 1,795 345 690 360 1,330 740 285 105	2.280 5 235 XXX XXX XXX - 55 XXX 1.395 800 105 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	18, 430 670 25 2,175 1,025 320 760 440 30 465 XXX XXX 35 300 1,725 5,615 345 3,520 610 75 1,105 640 210 75	1,66 2 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Construction trades occupations 871 8710 8711 8711 8713 8715 8718 8719 Assigned (3) 8730 8730 8731 8733 Assigned (3) 8735 Assigned (3) 878/879 8786 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8781 8782 8783 8784 8785 8787 8789 8789 8789 8789 8789	33,845 7,115 835 3,150 3,50 1,015 1,045 4,10 3,10 4,785 680 420 1,885 1,380 1,380 1,380 2,905 6,060 420 260 860 220 260 860 221 370 680 2,230 3,70 3,245 1,710 945	835 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	31,335 6,710 790 3,060 3,45 975 940 390 215 4,645 690 405 1,830 1,370 105 19,980 2,815 5,445 4,15 250 805 1,480 2,45 5,870 1,625 1,830	655 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	27, 485 6, 085 775 2, 725 290 910 840 365 165 4, 330 670 385 1, 580 1, 360 2, 690 4, 490 370 225 730 1, 230 1, 230 1, 230 1, 230 1, 240 1, 250 1, 250	560 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x	3,850 625 10 335 55 65 95 125 45 315 20 240 10 10 2,900 40 10 10 2,900 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	95 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	32, 645 6, 920 810 3, 100 3, 35 995 1, 010 325 4, 690 680 420 1, 845 1, 375 2, 865 5, 805 405 250 835 1, 560 2, 190 2, 190 3, 100 3, 100 3, 100 1, 845 1, 375 1, 035 2, 865 5, 805 405 2, 100 2,  795 85: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	28,675 6,480 785 2,860 330 975 930 380 225 4,425 675 1,680 1,320 110 17,770 2,625 4,925 370 230 680 1,140 215 520 1,920 2,70 2,500 1,355 690	5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	

Tableau 2. (suite)

				Worked in	1985 -	Ayant trava	sillé en 19	185					
26 week	eks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	veeks -	49-52 semi	Bines		
Total	ı	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota	s (	Most full - Surtout i temp	time à plein	Tota	1	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
930 120 5 375 145 75 145 120 5 5 5 5 5 120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0 9 0 115 100 115 100 115 100 115 100 115 100 115 100 115 100 100	570 55 50 XXX XXX 30 XXX 370 455 455 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	2.150 95 5280 110 30 655 330 160 95 55 55 600 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	365 45 XXX XXX XXX 15 XXX 180 180 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,260 215 375 220 45 10 245 150 10 245 150 175 1,310 50 1,055 1,060 1,055 325 1,060	440 10 20 xxx xxx xxx 5 xxxx - 310 55 185 200 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	3,925 205 190 325 190 225 150 0 225 150 0 225 150 10 225 150 170 1,195 160 290 170 45 40 290 170 1,000	335 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12,805 390 40 1,605 730 255 280 200 205 355 XXX XXX 20 155 3,990 2,70 2,295 1,535 3,990 2,70 2,295 1,535 3,990 2,70 1,535 4,50 1,080 80 160 550 1,080 80 1,195 61 1,195 65 1,615 1,610 1,195 1,610 1,080 1,95 1,615 1,610 1,080 1,95 1,615 1,610 1,080	1.170 25 - 165 XXX XXX XXX - 20 XXX - 710 135 - 405 405 405 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	12,360 370 155 1,570 720 245 5375 375 190 025 330 XXX XXX 227 040 140 140 150 1,505 3,815 125 220 12,300 2,815 125 20 12,300 2,815 125 1,050 1,0	950 25 150 25 150 25 25 25 30 25 90 25 90 25 10 10 5 90 25 10 25 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Saskatchewan † (suite)  Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation de produits 851/852	THE CHARGE THE PARTY AND CONTROL OF THE CONTROL OF

Table 2. (continued)

					In th	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in nt travai	1985 - lié en 1985	5
	Occupation	Tota		Faisa	ant partie	de la popu	lation ac	ctive (2)			Tot	al	
	occupa			Tota	1	Employ Person occupe	nes	Unempl - Personn chôma	es en	Tota	al .	Most full t - Surtout & temp	ime plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Saskatchewan † (concluded)												
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 Assigned (3) 913 9131 9133 9135 Assigned (3) 915	16, 145 410 30 1, 715 480 630 305 30 100	2,115 20 - 70 XXX XXX XXX 5	15, 130 380 20 1,585 450 570 285 25 75	1,850 20 - 65 XXX XXX XXX 5	14,040 340 20 1,555 440 550 285 30 65	1,695 10 - 45 XXX XXX XXX XXX 55	1,090 35 - 35 5 15	155 10 - 25 XXX XXX XXX	15,680 380 20 1,670 475 595 305 30 100	1,980 20 - 60 XXX XXX XXX 5	13,975 365 15 1,625 470 560 305 305	1, 10! 24 4! XX: XX: XX:
33455	Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 -	10 13.785 715 1,455 760 9.765 610 480 135	2,010 XXX 1,055 XXX 360 315 105	12,990 700 1,350 650 9,330 575 385 105	1,750 XXX 960 XXX 305 290 50	11, 985 705 1, 310 610 8, 540 530 295 90	1,620 XXX 930 XXX 265 265,50	1,005 40 40 790 40 85 15	130 XXX 30 XXX 35 25 5	10 13,420 705 1,425 715 9,555 600 420 110	1,895 XXX 1,010 XXX 340 295 80	5 11,800 675 1,130 560 8,575 520 340 110	1, 04 XX 52 XX 19 17 3
	Material handling and related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 Assigned(3)	5,530 5,530 440 490 1,600 885 785 940 235	870 870 XXX XXX XXX XXX 645 XXX 35	5,200 5,195 425 480 1,500 860 725 865 200	770 775 XXX XXX XXX XXX 575 XXX 30	4,525 4,520 395 360 1,325 780 675 700 160	685 685 XXX XXX XXX XXX 515 XXX	675 675 30 125 170 75 45 160	85 90 XXX XXX XXX 60 XXX 15	5,340 5,340 440 480 1,555 870 720 915 215	800 800 XXX XXX XXX 610 XXX 35	4,270 4,270 425 445 1,320 835 330 640 155	39 39 XX XX XX XX 26 XX
	Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 9512 Assigned (3) 953 9531 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 959 Assigned (3)	3.615 960 500 25 2.215 350 1.590 70 260	1, 135 825 XXX 35 55 XXX XXX - 50 - 200	3,375 910 500 20 2,040 340 1,480 30 245 -	990 710 XXX 20 50 XXX XXX - 45 - 180	3,275 870 490 20 1,985 335 1,440 25 235 - 180	845 620 XXX 20 45 XXX XXX  45  135	105 35 15 - 55 10 40 5	150 95 XXX 5 XXX XXX - - 45	3,540 950 495 30 2,155 335; 1,565 65 260 5	1,080 785 XXX 30 50 XXX XXX - 50 - 185	3,305 840 475 15 2,080 330 1,515 50 230 - 155	688 466 XX: 11: 5: XX: XX: 3:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	Occupations not elsewhere classified 991 9910 9918 (9921-9926) 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigned (3)	8,215 8,210 300 3,855 540 340 660 620 750 955 3,595 450	1, 150 1, 155 XXX 505 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	7,255 7,255 295 3,400 495 320 590 535 655 805 3,310	865 865 XXX 360 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 50	6, 195 6, 200 275 2, 695 370 290 550 430 505 555 555 3,030	710 705 XXX 295 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 325 45	1,055 1,055 25 700 130 25 40 110 150 245 280 60	160 160 XXX 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,660 7,660 300 3,545 500 325 630 555 705 840 3,445	1,070 1,075 XXX 465 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 475 85	6,050 6,055 285 2,640 420 275 390 350 595 610 2,870	67: 67: XX: 27: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: 4:

Tableau 2. (suite)

				Worked in	1985 - 1	Ayant trav	aillé en 19	85					
1-25 we	eeks - 1	l-26 semai	nes	27-48	weeks -	27-48 sems	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tota	al	Most full - Surtout i temp	time è plein	Tota	1	Most full  Surtout tem	time à plein	Tota	1 4	Most full t Surtout à temp	ime	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
22,830 50 130 155 55 45 55 35,5 52,600 50 125 190 1,45 65 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	550 5 -25 xxx xxx xxx 	2.135 45 -110 15 40 5 20 5 1.935 1.935 1.485 75 1330 20 	290 - 10 XXX XXX XXX - 275 XXX 95 XXX 65 60 10 - - -	4.485 65 75 75 145 50 10 50 54.015 160 220 2.805 130 30 30 	750 10 - 10 XXX XXX XXX 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3,895 65 70 135 50 50 145 40 145 410 165 2,515 1,235 1,235 50 205 380 280 280	450 10 - 10 XXX XXX XXX - 425 XXX 315 XXX 55 5 - - - 90 90 XXX XXX XXX	8,350 265 15,220 385 215 15 15 15 4,85 720 305 4,800 355 125 60 2,480 2,480 2,480 2,480 3,745 2,480	580 10 25 XXX XXX XXX 5- 545 XXX 185 XXX 130 125 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.950 260 365 1,200 385 210 20 15 	365 10 20 xxx xxx xxx 5 - - 340 xxx 70 85 15 - - -	931 9310 9311 9313 9315 9317	
445 145 50 50 170 30 170 30 10 - 40 - 175 30 170 30 170 30 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	225 XXX 15 335 275 XXX 5 5 XXX XXX XXX 255 - 50 640 640 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	340 80 40 - 215 30 150 20 5 - 40 - 2.010	140 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	580 120 70 10 365 50 290 50 45 5 1,550 40 825 125 150 100 150 225 625 45	235 145 145 128 145 145 145 146 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	45 140 80 XX 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,525 80 385 15 1,550 255 1,105 15 200 	270 275 270 270 275 270 275 270 275 273 274 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275	2. 450 655 375 10 1.535 250 1.095 185 -75 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 150 150 151 151 135 135 130 1.655 130	400 280 280 280 200 200 200 200 200 200 2	9318     Assigné (3)     Grand groupe 95 -     Autres ouvriers     qualifiés et     conducteurs de     machines     951     3512     Assigné (3)     953     9531     9539     Assigné (3)     955     Assigné (3)     95     Assigné (3)     959     Assigné (3)     991     9910     9918 (9921-9926)     9921     9922     9923     9924     9925     9926	

Table 2. (continued)

				Worked sin	ce January	1, 1985	- Ayant t	ravaillé	depuis	le 1er jan			
				Fais	In t	he labour - e de la por		ctive (2	)	Ау		llé en 198	5
	Occupation	Tot	al	Tot		Emplo - Perso occu	oyed	Unemp Person chôn	loyed nes en	Tot	Tot	Most full Surtout tem	time à plein
No.		M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Alberta †												
1	All occupations Major group 11 - Managerial,	774,620	619,900	730, 120	544,585	665,565	500,920	64,560	43,665	748,545	584,605	654,275	388,935
2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 6 17 17 18 18 19 19 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	administrative and related occupations 111 1113 1115 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1176 1177	95, 210 4, 775 1, 600 510 510 69, 130 10, 810 2, 370 3, 135 720 4, 775 1, 615 13, 045 1, 835 4, 110 4, 225 3, 235 5, 380 1, 470 10, 355 1, 850 650 740 465 1, 318 1, 855 1, 635 1,	43,890 1,920 615 405 560 XXX 4X5 25,555 1,675 1,1370 1,190 2,345 1,005 4,175 300 2,210 410 XXX 985 520 955 2,720 1,680 790 15,415 3,700 2,055 4,175 3,700 2,055 4,175 4,	92,210 4,560 1,555 500 10,525 2,300 4,000 10,525 2,300 4,675 1,570 12,825 1,750 3,975 1,750 1,75	40,710 1,770 580 345 535 XXX 40 23,690 1,540 1,300 1,150 2,280 960 3,920 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,	89,520 4,490 1,525 XXX 1,975 495 10,325 2,230 4,590 1,515 12,480 3,750 3,980 3,025 5,095 1,410 9,640 1,625 1,755 1	38, 405 1, 695 540 330 520 xxx 402 2, 420 1, 460 1, 265 1, 120 2, 205 2, 205 3, 695 6, 690 6, 690 6, 690 6, 690 6, 690 1, 490 1, 490 1, 490 8, 125 3, 185 3, 230 2, 300 2,	2,690 70 30 XXX 30 55 1,950 200 65 55 80 55 350 65 225 1755 145 40 00 30 375 165 55 55 55 55 60 60 60 35 60 60 60 35 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	2.300 75 35 15 10 XXX 10 27 1.265 XXX 50 35 30 75 55 225 5 XXX 28 45 225 5 XXX 385 45 5 XXX 385 45 5 XXX 385 40 40 60 110 85 55 960 5115 30 140 20 XXX 190 45	93,910 4,725 1,590 XXX 2,070 510 135 68,150 10,710 2,360 4,715 4,735 1,590 12,925 12,925 13,925 14,925 1,805	42,970 1,865 600 380 560 XXX 25,070 1,640 1,345 1,185 2,340 985 4,135 325 2,130 410 XXX 855 8X5 XXX 7,400 700 XXX 305 515 940 2,690 1,655 755 360 2,675 360 2,675 360 2,750 360 2,675 360 2,750 360 3,455	90,665 4,530 1,550 XXX 2,005 5015 166,090 10,445 2,315 4,675 1,560 12,675 1,775 3,825 4,170 3,135 4,675 1,775 1,560 12,675 1,775 1,560 1,775 1,145 10,005 1,820 1,	37,610 1,635 550 305 500 22,010 1,400 28,010 1,400 39,05 1,075 2,205 3,685 300 1,910 3800 2,75 5,55 2,205 3,685 310 460 8600 2,275 1,475 5,55 5,800 2,275 1,475 5,505 13,955 8,000 2,75 1,475 1,475 3,955 8,000 2,75 1,435 3,955 8,000 2,75 1,435 3,95
422 43 44 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 60 61	211 2111 2117 Assigned (3) 213 2131 2133 2135 Assigned (3) 214/215 2144 2142 2143 2144 2145 2147 2153	49,545 6,740 830 3,765 1,740 2,200 885 470 600 75 19,985 605 1,470 4,560 3,270 1,435 2,290 475 3,245	10,805 2,030 340 505 1,095 1,270 335 55 510 355 1,515 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	47,750 6,465 810 3,590 1,680 11,080 2,040 840 445 565 13,330 605 1,420 4,450 3,210 1,390 2,235 460 3,150	9.775 1.880 320 475 1.010 400 1.170 300 325 475 207 1.450 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	44,010 5,860 780 3,210 1,525 75 1,970 840 430 520 3,65 18,165 585 1,360 4,230 3,085 1,325 2,085 400 2,860	8,945 1,685 285 455 890 255 1,090 455 320 455 1,350 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	3,745 605 25 380 155 35 70 5 20 45 1,165 20 55 225 125 60 145 55	835 195 40 20 120 20 85 45 10 20 5 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	49,000 6,665 825 3,720 1,720 115 2,145 55 590 4,55 590 4,525 3,255 1,435 2,280 470 3,210	10,415 2,010 335 500 1,080 500 1,230 335 490 30 1,490 1,490 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	45.830 6.430 810 3.610 1.640 100 2.035 830 440 560 19.140 545 1.400 4.375 3.205 1.410 2.190 4.50 3.155	9,250 1,800 315 470 960 255 1,085 305 295 430 10 1,350 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X

Tableau 2. (suite)

		Worked :	since Ja			ant travail			vier 1985			
1-26 w	eeks - 1	l-26 sema	ines			27-48 sema			weeks -	49-52 sem	eines	
Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos full Surtout ten	time à plein	Profession
М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
43, 125	150,630	97,060	73,655	155,795	132,445	132,230	81,365	449,635	301,530	424,985	233,915	Alberta †
5.310 290 100 XXX 120 25 2.5 3.280 215 105 85 50 125 95 100 25 385 50 250 260 285 15 15 15 105 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	4.990 240 80 xxx 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135	4, 200 235 90 XXX 1055 25 20 2,630 160 85 30 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	3, 485 155 45 20 50 0 XXX 105 55 55 100 330 402 225 30 XXX 550 25 XXX 55 30 75 200 135 75 1,460 680 335 1,70 45 170 45 90	10, 425 345 95 XXX 145 40 15 7, 720 845 215 5 150 10 10 40 285 150 150 1, 215 155 155 155 155 155 155 155 155 155	7.065 205 80 35 80 XXX 245 455 160 260 260 265 725 425 50 XXX 1.05 115 XX 30 50 50 115 125 125 125 125 125 125 125 125 125	9,670 310 90 XXX 125 40 15 7,215 795 210 30 895 35 260 140 1,165 135 585 150 65 990 265 75 150 210 225 230 2145 1,270 125 60 380 65	5,730 170 50 20 70 0 0 0 175 0 0 175 0 0 185 135 230 110 600 35,5 370 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	78, 175 4, 085 1, 395	30,915 1,410 475 295 395 1,260 395 1,260 1,915 730 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 1,915 1,260 5,566 5,566 5,566 1,925 1,260 1,925 1,9	76, 795 3, 975 1, 375 xxx 1, 770 435 85 56, 250 9, 490 2, 100 620 4, 305 1, 575 2, 895 3, 490 2, 325 5, 855 1, 505 1, 575 1, 805 1, 575 1, 805 1, 575 1, 805 1, 805	28,395 1,310 450 265 3855 XXX 200 16,710 1,130 XXX 670 725 885 1,850 775 2,750 2,750 2,750 2,750 305 XXX 425 XXX 245 245 220 375 660 1,180 305 1,180	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 1115 1116 1119 Assigné (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigné (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1179 Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles,
6,420 990 100 525 280 35 420 135 65 170 25 1.775 45 115 270 70 195 20	2,075 355 65 75 185 20 340 90 50 50 20 240 240 240 240 240 240 240 240 240	5,500 880 90 460 250 25 335 105 50 140 20 1,525 40 90 305 235 65 165 25	1,545 250 45,60 1140 275 80 40 130 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	7.280 885 80 435 330 15 270 105 35 5 2.535; 100 115 530 355 325 665	2.080 400 60 85; 250 5, 275; 65; 50, 125 10 265; XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	6, 530 845 80 430 310 20 255 95 35 85 5 2, 350 70 105 500 340 175 300 55	1.740 345 60 80 205 - 235 60 55 115 - 245 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	35,300 4,790 640 2,760 1,110 635 370 325 15,520 460 1,230 1,230 2,635 1,185 1,760 3,520 2,635 1,185 2,230 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,	5,260 1,255 215 340 645 30 0615 175 230 200  990 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	34,695 4,705 635 2,725 1,085 636 325 15,265 430 1,205 3,570 2,625 1,725 3,700 2,420	5,960 1,205 205 335 610 25 5,70 170 205 190 	du génie et des mathématiques 211 2111 2112 2117 Assigné (3) 213 2131 2133 2135 Assigné (3) 214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2147 2147 2145 2147

Table 2. (continued)

		, A	lorked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis I	e 1er janv		4000	
			Fais		ne labour i de la pop		tive (2)	-	Ауа		llé en 1985	
Occupation	Tots	1	Tota		Emplo - Persor occup	yed	Unempl - Personn chôma	es en	Tota	Tot	Most full t	ime plein
	м	F	м	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Alberta † (continued)												
2157 2159 Assigned (3) 216 2150 2151 2163 2165 2165 2169 Assigned (3) 218 2181 2183 Assigned (3)	865 925 495 13,580 885 2,770 3,740 4,970 785 260 7,045 390 6,410	380 XXX 20 2.660 XXX XXX 1.275 765 XXX 60 3.125 XXX 2,725 100	830 900 350 13,080 865 2,670 3,640 4,800 710 235 6,830 375 6,260	350 XXX 10 2, 405 XXX XXX 1, 150 730 XXX 40 2, 865 XXX 2, 575 60	780 820 310 11, 405 795 2,220 3,280 4,240 520 195 6,610 370 6,055 170	345 XXX 15 2, 125 XXX XXX 1, 010 665 XXX 30 2, 695 XXX 2, 415 50	55 85 45 1.680 75 450 360 560 190 35 225 5 210	5 XXX - 280 XXX 140 60 XXX 10 175 XXX 185	870 925 475 13.395 885 2,745 3,675 4,910 770 235 6,960 390 6,330 210	370 XXX 20 2.630 XXX XXX 1,260 770 XXX 50 3.055 XXX 2.680 100	815 865 405 12,680 860 2,590 3,505 4,700 675 200 6,545 380 5,980	31 XX 2,36 XX XX 1,13 73 XX 4 2,65 XX 2,38
Major group 23 - Occupations in social sciences and related fields 231 2315 2319 Assigned (3) 233 2331 2333 2339 Assigned (3) 234 2349 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239 Assigned (3) 239 Assigned (3) 239 Assigned (3) 239 Assigned (3) 239 Assigned (3) 239 Assigned (3) 239 Assigned (3) 239 Assigned (3) 239 Assigned (3) Assigned (3) Assigned (3) Assigned (3) Assigned (3) Assigned (3) Ago Troup 25 -	10,770 2,035 1,265 450 450 3,650 1,785 260 85 3,840 490 210 5,740 345 385	15, 910 1, 365 360 30 8, 805 3, 065 4, 765 62 036 2, 030 1, 040 905 30 2, 180 1, 715 35 1, 525 525 525 54 765 64 765 65 66 765 66 765 765 765 765 765 76	10,375 1,985 1,985 1,230 450 250 3,430 1,505 1,620 240 70 3,770 3,260 275 35 465 255 255 325 385 10	14, 295 1, 245 3855 470 3155 30, 7, 685 2, 890 4, 030 560 205 1, 940 1, 015 7, 610 25 1, 610 25 1, 410 480 900 30	9,910 1,960 1,225 4,255 3,115 1,435 2,00 60 3,700 3,205 260 3,205 5,5 700 320 320 370 10	13,215 1,150 390 460 255 5,25 6,980 2,685 3,620 475 195 1,875 9,775 830 20 1,890 1,535 2,130 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	465, 30, 5, 15, XXX, -, 315, 65, 215, 20, 10, 80, 60, 15, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	1,075 100 - 15 65 5 710 200 410 85 15 65 35 20 - 120 70 - 85 50 -	10.585 2.010 1.250 440 XXX 40 3.550 1.505 1.725 240 3.825 3.290 3.290 285 465 265 5735 345 380 5	15.240 1,325 400 505 335 335 4,450 595 1,990 1,025 2,105 1,660 1,510 5,510 1,510 5,510 1,510 5,510 1,510	9,830 1,900 1,215 410 XXX 30 3,115 1,365 1,490 205 55 3,730 3,240 270 415 230 415 230 5665 315 340 5	11. 37: 97: 34: 38: 20: 2: 2. 88: 43: 22: 1. 81: 93: 1. 45: 1. 13: 40: 80: 80: 81:
Occupations in religion 251 2511 2519 Assigned(3) Major group 27 -	2,805 2,805 2,370 325 90	720 720 260 335 45	2,630 2,635 2,240 300 80	660 660 235 310 40	2.585 2.580 2.205 290 70	635 630 230 285 40	50 50 30 10 5	30 30 20	2,740 2,740 2,330 305 85	685 685 255 320 35	2,540 2,540 2,200 255 65	45 45 18 19 2
Teaching and related occupations 271 2711 2719 Assigned (3) 273 2733 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2793 2795 2797 Assigned (3)	19,225 3,645 2,350 1,240 60 10,755 3,445 6,375 705 225 4,825 2,060 590 XXX 380 960 355 145	37, 160 2, 135 1, 055 40 27, 350 15, 140 5, 640 5, 780 7, 675 1, 445 2, 325 700 1, 595 670 680 265	18, 420 3, 435 2, 215 1, 185 55 10, 455 3, 370 6, 235 650 200 4, 530 2, 005 610 XXX 370 905 325 100	33,410 1,815 885 895 35 24,830 14,035 5,305 4,950 535 6,770 1,300 2,020 625 1,520 575 580	17,860 3,300 2,120 1,135 40 10,260 3,300 6,165 605 190 4,295 1,925 590 XXX 360 840 305	31,890 1,885 825 825 33,940 13,595 5,195 4,650 5,05 6,260 1,140 1,925 800 1,445 5,500 1,355	560 135 35 30 10 195 65 65 65 55 25 25 25 27 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1,515 130 55 70 885 440 110 300 30 500 165 95 37 75 55 88	18.875 3.550 2.300 1.200 1.200 10.630 3.395 6.335 690 2.15 4.690 2.025 5.75 XXX 375 930 3.50	35,930 2.075 1.055 975 26,515 14,770 5.560 725 7.345 1.400 2.240 675 635 640 200	17, 195 3,115 2,110 960 45 10,030 3,270 6,130 450 175 4,055 1,860 455 XXX 350 800 280 90	24, 47; 1, 40; 63; 2; 18, 76; 11, 07; 4, 39; 2, 77; 51; 4, 31; 95; 76; 46; 46; 42; 35; 11;

# Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

							s-échan						
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	985					
1-26 We	eeks - 1	-26 sema		27-48	weeks -	27-48 sem		49-52	weeks -	49-52 sema		Profession	
Tot	al	full - Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos fuli Surtout ten	time à plein	Tota	ai	Most full Surtout tem	time à plein		
М	F	M	F	M	F	М	F	М	F	М	F		No
100 100 135 2,285 25 600 485 755 330 60 965 30	65 XXX 10 505 XXX XXX 245 80 XXX 10 635 XXX 505 25	75 85 115 1,965 20 535 425 675 255 30 800 40 730 25	45 XXX -350 XXX 165 55 XXX 10 0 495 XXX 415 20	140 110 95 2,735 100 785 745 870 150 60 855 45 790	70 XXX 550 550 XXX 255 145 XXX 20 595 XXX 500 25	125 105 65 2, 455 80 700 660 785 145 55 720 45, 665	60 XXX 5 495 XXX 240 135 XXX 10 420 XXX 360 25	630 715 240 8,390 765 1,365 2,450 3,285 290 115 5,140 4,670 165	245 XXX 5 1,570 XXX 755 545 XXX 20 1,830 X,1,670 50	615 675 225 8, 265 755 1, 350 2, 420 3, 245 280 105 5, 020 4, 580 130	210 XXX 1,515 XXX 730 535 XXX 20 1,740 XXX 30 30	Alberta † (suite)  2157 2159 Assigné (3) 216 2160 2161 2163 2165 2169 Assigné (3) 218 2181 2183 Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,575 195 100 40 XXX 5 940 205 500 100 35 260 150 80 5 75 40 95 40	3,810 335 55 80 1600 100 2,535 5200 1,600 275 145 	1, 195 160 90 30 XXX 5 690 120 465 80 25 220 145 5 60 30 75 25 45	2,395 200 55 40 90 5 1,590 315 970 210 85 180 45 135 -210 110 70 70 70	1,565 265 140 75 XXX 5 590 205 325 400 20 420 335 60 5 85 60 - 205 100	3,490 330 60 175 70 5 1,805 585 1,035 130 155 190 155 190 100 175 190 100 175 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190	1,400 235 60 XXXX 55 515 1800 290 300 400 330 55 10 85 45 	2,325 2000 30 120 50 1,135 405 625 70 40 315 165 135 10 385 325 10 285 110	7,445 1,545 1,015 325 XXX 30 2,010 1,090 800 100 20 3,145 2,805 150 300 165 5 435 230 5	7,940 660 270 250 155 1,860 1,815 185 185 55 585 1,100 905 1,110 905 15 800 250 25	7,240 1,505 1,000 315, XXX 20 1,910 1,050 740, 100 25 3,110 2,770 140 25 5 5 5 415 195 195 195 195 195 195 195 195 195 1	6, 655 570 265 215, 60 80 1, 285 1, 285 1, 315 710 545 700 10 735 220 495 20	spécialisés des sciences sociales et domaines connexes 231 2311 2315 2319 Assigné (3) 233 2331 2333 2339 Assigné (3) 234 2348 2349 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 235 239 239 239 239 239 239 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35
165 160 140 15 10	135 135 45 75	110 110 95 5 10	95 95 35 50	420 415 330 80 5	130 125 65 45 10	360 360 300 60 5	65 65 35 15	2,165 2,165 1,865 215 70	420 420 140 205 20	2,065 2,065 1,810 185 55	300 295 115 120 25	Membres du clergé et assimilés 251 2511 2519 Assigné(3) Grand groupe 27 -	37 38 39 40 41
2,035 545 160 375 15 885 265 385 200 40 605 185 125 125 325 125 335 335 335 335 335 335 335 335 335 3	8,335 505 200 295 100 6,105 3,115 855 1,900 240 1,730 300 520 110 300 195 80	1,370 390 110 270 100 620 235 75 20 360 120 50 XXX 40 80 30 25	3,835 2755 80 190 10 2,845 1,565 450 665 710 145 125 30 200 80 95	2,725 635 410 215 5 1,055 265 490 275 20 1,035 410 240 XXX 35 170 100 20	9,925 620 325 285 2,580 1,020 2,840 145 2,720 205 275 168 80	2,150 505 330 170 5 865 220 430 200 345 155 5 5 5 1455 1455 1455	4,750 315 165 140 5 3,355 500 1,635 50 1,075 275 360 85 85 135 105 75	14, 115 2, 370 1, 730 610 3, 58, 690 2, 865 5, 460 150 3, 050 1, 430 3, 10 0, XXX 295 620 185 50	17.675 950 530.400 20.13.825 9.075 3.696 720.340 2.895 565 430 365 980 275 235 45	13,660 2,220 1,670 520 30 8,550 2,825 5,410 1,75 1,40 2,895 5,1395 2,855 5,255 2,855 5,255 2,855 5,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,	15,890 815 500 300 12,555 8,325 3,455 295 2,525 540 280 345 910 240 175 40	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2711 2719 Assigné(3) 273 2733 2739 Assigné(3) 279 279 2791 2792 2793 2795 2797 2799	42 44 45 46 47 48 49 55 55 55 55 55 55 55

Table 2. (continued)

					ce January						Worked is	n 1985 -	
				Fais	In the	ne labour - de la pop		ctive (2)	-	Дуя	ant travai Tot	llé en 198	5
	Occupation	Tota	вІ	Tot	al	Emplo - Perso occup	nnes	Unemp   Personr chôm	nes en	Tot	al	Most full Surtout i	time à plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
T	Alberta † (continued)												
12345678990123456789012345678	Major group 31 - Occupations in medicine and health 311 3111 3113 3117 Assigned (3) 313 3130 3131 3134 3135 3136 3137 3138 3139 Assigned (3) 315/316 3157 3158 3151 3151 3152 3154 3155 3156 3158 3161 3162 3169 Assigned (3)	11,900 5,425 3,485 1,115 320 275 160 3,210 XXX 810 0 XXX 550 0 55 7,45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	51,400 1,445 825 XXX XXX XXX 38,680 1,650 22,165 3,250 5,250 3,80 1,095 865 2,775 1,190 11,275 1,045 3,95 9,90 3,875 2,540 2,5	11, 435 5, 260 3, 410 1, 085 315 265 110 3, 085 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	47,555 1,395 820 XXX XXX 30 35,730 1,550 20,900 2,985 4,785 1,050 780 10,430 11,015 350 355 2,270 3655 2,270 265 1,045	11, 145 5, 190 3, 375 3, 375 3, 105 2, 955 2, 955 2, 955 2, 955 2, 205 2,  45,630 1,360 800 XXX XXX 30,34,310 1,505 20,260 34,010 1,015 705 2,295 700 9,955 320 9,955 3,510 2,175 2,260 9,555 3,510 2,175 2,60 9,955	290 70 300 35 5 - 1300 XXX 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	1,930 40 20 XXX XXX XXX 35 635 110 285 5 40 35 40 35 40 25 40 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	11, 735 5, 395 3, 465 1, 110 315 275 155 3, 135 785 785 785 785 785 3, 205 745 785 785 785 785 785 785 785 785 785 78	49,735 1,425 815 XXX XXX XXX 35 37,405 1,640 21,640 3,085 5,035 375 1,050 10,915 1,050 380 980 3,855 2,415 2,415 2,800 1,080	10.765 5.155 3.310 1,060 315 265 1300 2,685 XXX 695 XXX 505 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	30, 97: 1, 16: 57: XX: XX: XX: XX: 22: 21, 70: 1, 28: 12, 22: 1, 57: 2, 79: 2, 79: 64: 1, 51: 67: 8, 100: 68: 2, 11: 1, 88: 2, 11: 1, 18: 1, 18: 2, 18: 1, 18	
901234567890123456789	Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 3311 3313 3314 3315 Assigned (3) 333 3330 3332 3337 3339 Assigned (3) 335 3351 Assigned (3) 335 3351 Assigned (3) 336/337 3360 3370 3375 Assigned (3) Major group 41 -	10,620 2,795 355 530 1,100 40 3,095 530 985 615 420 100 25 3,250 465 1,050 1,075	8,905 3,320 330 1,745 910 XXX 100 1,420 405 XXX XXX 65 1,550 1,305 402 2,610 250 1,505	9,880 2,665 320 505 1,060 730 40 2,930 515 945 605 390 85 1,450 1,310 2,835 455 980 900 85	7,595 2,895 2,895 1,530 845 1,195 285 330 XXX XXX 35 1,435 1,230 20 2,075 220 1,200 500 70	9,090 2,495 300 465 990 40 2,680 475 555 555 555 70 1,410 1,280 11,280 430 915 735 735 735 735	6,930 2,680 2,655 1,395 805 XXX 35 1,075 2,655 2,90 XXX XXX 25 1,330 1,150 15 1,845 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	790 170 155 40 75 40 - 255 35 95 50 00 20 10 40 30 5 5 65 65 66 60 25	865 210 - 135 40 XXX 10 115 20 35 XXX XXX 5 105 80 5 235 20 110 80 20	10, 115 2, 700 340 515 1,060 730 40 2,960 515 940 595 390 80 1,305 20 3,020 460 1,015	8,360 3,105 3155 1,645 875 XXX 65 1,355 280 395 XXX 55 1,450 2,450 2,50 2,450 2,50 1,450 2,50 1,555 1,555	7,690 2,245 235 435 920 615 25 2,175 470 605 510 250 70 1,275 1,155 10 2,000 360 760 455 50	4, 91 2, 11 1, 10 68 XX 5 74 25 15 XX XX 1 1, 06 95 17 43 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Clerical and related occupations 411 4110 4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135	45,010 590 XXX 365 XXX 30 10,190 820 5,520 2,990 XXX	213,280 56,545 590 47,625 6,500 1,840 77,440 3,050 39,310 27,615 4,020	41,860 510 XXX 315 XXX 25 9,410 810 5,225 2,625 XXX	190,075 50,795 550,795 550 43,265 5,805 1,175 68,790 2,890 35,820 23,995 3,730	38,940 470 XXX 290 XXX 10 8,800 800 4,950 2,355 XXX	174,770 46,845 525 40,050 5,210 1,060 63,620 2;715 33,595 21,690 3,525	2,920 40 XXX 25 XXX 15 615 10 275 270 XXX	15,300 3,950 30 3,210 595 115 5,170 180 2,225 2,310 200	43,550 560 XXX 350 XXX 20 9,810 825 5,400 2,775 XXX	203,225 54,390 580 45,980 6,200 1,625 73,835 3,000 38,230 25,635 3,940	34,795 430 XXX 255 XXX 5 7,430 810 4,705 1,305	141,93 42,40 51 36,17 4,67 1,04 44,63 2,44 26,35 11,00 2,93

Tableau 2. (suite)

		Norked	since Jar			ant travail			vier 1985				T
1-25 we	eks - 1	1-26 sema	ines		1985 - weeks -	Ayant trava			waska	49-52 sema			
Tota	al	fuli Surtout	tly time - è plein	Tot		Most full Surtout tem	tly time à plein	Tot		Most full Surtout tem	ily time à plein	Profession	
М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	M	F		N
1.330 320 145 85 20 20 45 505 XXX 105 XXX 140 500 60 XXX XXX 140 20 500 500 500 500 500 500 500 500 500	10.270 200 75 XXX XXX XXX 155 7.860 1.240 4.180 760 1.240 230 600 3455 2.215 160 955 255 555 5560 450 480	980 230 105 60 345 10. 20 345 XXX 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4, 290 140 65 XXX XXX 100 2, 810 205 380 40 105 155 300 175 1, 335 70 45 35 115 35 115 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	2,760 1,450 905 425 30 30 55 740 XXX 145 XXX 225 XXX XXX 170 10 110 XXX XXX 120 XXX XXX 120 XXX XXX 25 XXX XXX	11,930 455 325, XXX XXX XXX 5,9,120 310 5,130 685 1,300 795 225 2,355 195 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2	2,430 1,375 855 405 35 35 575 XXX 125 XXX 160 XXX 155 475 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6.895 360 260 XXX XXX 55 4.835 220 2.570 325 590 105 200 140 455 1355 1,705 95 65 65 65 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	7,650 3,620 2,415 600 2655 230 555 1,890	27,535 775,410 XXX XXX XXX 15,20,425 1,160 12,325 1,640 2,500 475,525 410 1,220 475,6345 680 175,225 1,25 1,	7, 350 3,550 2,345 595 265 225 505 1,760 XXX 280 XXX 365 2,040 505 505 XXX 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	19,780 660 350 XXX XXX 10 14,055 980 8,320 1,035 1,725 130 400 340 750 365 5,065 5,065 5,065 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Alberta † (suite)  Grand groupe 31 - Médecine et santé 311 3113 3115 3117 Assigné(3) 313 3130 3131 3134 3135 3136 3137 3138 3139 Assigné(3) 315/316 3151 3152 3156 3158 3151 3152 3158 3158 3158 3158 3158 3158 3158 3158	1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 22 44 25 26 27 7 28
2.685 525 75 115 160 665 60 250 90 115 1240 190 15 1.255 380 580 60	2,755 845 755 450 1855 XXX 35 540 0 190 XXX XXX 30 330 235 1,035 70 0 590 250 65	1, 495 320 45 85 100 90 - 340 45 55 110 185 55 100 185 55 230 250 30	1.130 390 200 90 00 00 XXX 35 200 35 40 XXX XXX 10 10 10 350 30 115 10	2,560 495 105 80 175 110 15 1,020 135 470 100 150 35 235 200 10 805 135 270 210 20	2,330 715 80 375 235 5 400 80 125 5 127 227 238 320 320 55 55 565 175 15	1.885 395 70 155 85 745 105 330 40 140 155 85 25 180 140 155 565 215 115	1, 210 460 40 235 1665 55 250 70 65 5 230 200 5 5 275 275 201 10	4,870 1,680 1,680 320 715 465 25 1,270 405 120 35 965 920 - 950 270 375 145 30 30 30 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315	3,270 1,535 155 815 455 455 455 455 450 80 80 80 80 80 150 155 80 155 80 135 280 135 280	4,310 1,520 110 275 665 450 15 1,095 305 175 175 175 175 175 175 175 175 175 17	2,570 1,265 1,265 660 425 5 XXX 5 295 150 400 0 XXX XXX 650 610 110 140 70 155	Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et littéraire et personnel assimilé 331 3314 3315 Assigné(3) 333 3330 3332 3337 3339 Assigné(3) 335 Assigné(3) 335 Assigné(3) 335 Assigné(3) 335 Assigné(3) 335 Assigné(3) 336 3370 3370 3370 3370 Assigné(3) Grand groupe 41 - Employés de bureau et travailleurs assimilés	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
135 XXX 75 XXX 10 2,300 25 1,025 1,015	10.610 35 8.475 1.620 475 17.115 250 6.790 8.410	75 XXX 35 XXX - 1,355 25 795 400	6.595 35 5.350 965 240 7.445 195 3.605 2.775	115 XXX 90 XXX 15 1,920 85 990 650	11,940 80 10,035 1,410 410 14,800 515 6,865 6,125	85 XXX 65 XXX 5 1,265 85 780 255	8.815 50 7,440 1.050 275 8.430 375 4.395 2.840 415	310 XXX 190 XXX - 5,590 715 3,375 1,115 XXX	31.835 465 27,470 3.175 730 41.925 2,240 24,575 11,100 2,695	275 XXX 160 XXX 5 4,810 705 3,130 645 XXX	26.990 430 23,385 2.655 530 28.760 1.870 18.360 5.390 2.195	411 4110 4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4133	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

XXX 620 XXX 320 XXX 620 XX Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

			***	In th	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in nt travai	1985 - llé en 198	5
			Fais	ent partie	de la popi	ulation ad	ctive (2)			Tot	a i	
Occupation	Tota		Tota	1	Employ Person occupe	nes	Unempl Personn chôma	es en	Tota	a 1	Most full Surtout i	ime plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Alberta † (continued)												
4137 4139 Assigned (3) 414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4153 4155 4159 Assigned (3) 416 4161 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4179 Assigned (3) 419 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4197 Assigned (3)	XXX XXX 340 3.180 3.55 350 2.390 80 17,035 5.30 6.880 7,410 495 545 485 545 485 550 550 550 550 550 550 550 550 550 5	545 295 2,600 12,460 525 1,300 10,265 3,75 6,555 3,655 3,655 3,25 20,930 5,230 22,940 385 22,940 385 21,365 3,385 3,385 4,25 2,505 3,385 3,385 4,25 2,505 3,385 1,386 2,210 3,385 1,386 2,210 3,385 1,386 2,210 3,385 1,386 2,210 3,385 1,386 2,210 3,385 1,386 2,210 3,385 1,386 2,210 3,385 1,386 2,210 3,386 2,210 3,386 2,210 3,386 2,210 3,386 2,210 3,	XXX XXX 280 3.050 335 2.285 5.20 6.795 480 430 425 375 570 465 470 4,335 1,140 XXX 285 615 110 7,970 815 350 535 615 107 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815	435, 2555 1, 6655 11, 6655 11, 6655 12, 100 9, 590 300 5, 845 1, 380 1, 380 1, 380 1, 380 1, 380 1, 380 11, 895 8, 380 11, 895 1, 290 1, 290 1, 290 1, 290 1, 290 1, 260 5, 50 1, 770 6, 710 6, 60	XXX XXX XXX 250 2, 795 345 310 2, 080 945 480 6, 055 6, 275 480 345 305 450 435 1, 325 1, 325	375 230 1. 485 10.580 470 1.100 8.765 245 5.245 5.245 5.245 250 2.875 250 0.600 7.70 10.600 7.70 10.500 2.770 1.155 2.500 2.770 1.155 2.500 2.770 1.155 2.500 2.770 1.155 2.500 2.77	XXX XXX 30 255 20 205 25 1,220 30 40 510 50 80 75 55 15 35 10 60 XXX 35 10 20 20 50 80 75 55 25 50 80 75 51 51 51 60 80 75 51 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	55 25 1.030 30 110 830 55 595 XXX 40 130 340 45 10 125 500 15 15 1.810 1.295 20 115 195 20 115 195 195 195 195 195 195 195 195 195	XXX XXXX 290 3,110 355 2,3445 80 16,560 1,015 530 6,720 6,720 6,720 6,720 1,175 485 495 495 495 4,370 1,370 1,370 8,215 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920	485 295 2,250 12,100 355 1,265 9,950 3,380 3,380 3,100 190 5,645 5,170 1,450 205 21,700 12,640 805 1,340 2,515 3,110 3,110 3,10 3,	XXX XXX 215 2,780 345 295 60 12,965 980 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,75 285 1,270 955 XXX 1,800 110 6,890 110 6,890 110 6,890 110 6,890 110 8,70 3,70 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73	2: 2: 2: 1.3: 10, 11: 3: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6: 6:
Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174 5177 Assigned (3) 519 5191 5193 Assigned (3)	70,845 56,990 10,710 1,715 5,175 29,925 1,335 1,075 4,545 785 1,685 2,900 4,960 910 645 340 290 1,915 390 965 350	62,640 54,650 6,675 260 1,025 40,435 1,720 255 945 1,145 2,175 6,760 685 1,735 3,020 390 500 XXX 140 1,230 XXX XXX 780 50	66,850 53,465 10,335 1,690 5,075 28,375 1,215 7,215 7,010 590 1,395 11,540 1,655 860 635 335 205 1,840 380 930 332 205	53, 445 46, 175 5, 845 255 965 34, 640 1, 325 840 860 1, 245 6, 330 860 1, 245 6, 330 860 1, 245 6, 330 860 1, 245 6, 330 860 1, 245 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	63,220 50,245 10,030 1,520 4,925 26,605 1,085 700 3,545 500 11,215 1,530 2,765 4,690 835 600 325 205 375 800 800 375 800 800 375 800 800 375 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	48.780 42.045 5.505; 235 890 31,610 1.225 640 1.035 5.920 2.630 395 xxx 755 820 xxx 490	3, 525 3, 220 305 75 150 1,775 130 80 90 150 330 20 35 165 25 80 80 80	4, 660 4, 135 340 20 70 3,035 95 25 120 220 2205 415 - - 135 180 30 40 XXX 20 115 XXX XXX 80	68.390 54.865 10.555 1.710 5.140 28.870 1.250 700 1.510 11.645 1.670 2.860 4.800 895 635 335 260 1.875 390 950	58, 435 50, 820 5, 460 245 995 37, 810 885 950 1, 795 5, 510 2, 840 3, 775 4, 710 4, 710 4, 710 4, 710 5, 710 6, 710 6, 710 7, 7	56, 530 44, 090 10, 085 1, 660 4, 975 22, 965 850 230 1, 890 375 1, 060 10, 720 1, 585 2, 635 4, 455 565 330 210 1, 720 360 890 280 280	30,0 24,0 5,1,1 8 15,5 3 5,4 1,5 2,2 3 3 3 X

Tableau 2. (suite)

| Norked in 1985 - Ayant travaillé en 1985   A9-52 weeks - 49-52 memaines   Profession   Total   Nostly full time   Surtout à plein   Total   |---|
| Nostly   full time   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   
| No.   F   |
| XXX   |
| XXX   |
| 110   |
| spécialisés dans la   |

'oir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

				In th	ne labour	force (2)			Ауг	Worked in ant travai	n 1985 - lié en 198	5
Decumention	Tota	. [	Fais	ant partie	de la pop	ulation a	ctive (2)			Tot	al	
Occupation	1016		Tota	al	Emplo Person occup	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tota	a l	Most full - Surtout tem	time à plei:
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F.
Alberta † (continued)												
611 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigned (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned (3) 63 63 6130 6133 6135 6139 Assigned (3) 614 6141 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigned (3) 616 6160 6162 6165 6169 Assigned (3) 619 6190 6191 6198 6199 Assigned (3) 7187 7111 (4) Assigned (3) 7187 7187	24,020 2,845 4,620 310 5,800 1,175 6,395 1,015 855 10,675 10,675 11,980 5,800 1,185 1,220 2,550 1,140 390 345 525 155 2,600 290 XXX 1,080 1,095 1,080	4, 830	22, 795 2, 670 4, 510 300 6, 300 1, 150 6, 200 965 680 22, 515 3, 165 9, 600 1, 875 5, 885 1, 000 995 2, 270 2, 330 265 5, 310 465 1, 300 300 65 1, 355 5, 850 1, 540 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3	4, 415 XXX 270 XXX 1, 670 XXX 1, 1670 XXX 1, 169 910 125 42, 630 3, 495 9, 185 2, 170 22, 175 4, 125 1, 480 6, 935 2, 675 3, 610 22, 965 XXX 390 240 22, 965 XXX 370 610 21, 330 370 610 21, 330 370 610 22, 745 285 1, 540 310 310 270 550 317, 815 860 37, 755 37, 7	21, 860 2, 600 4, 475 290 5, 775 1, 140 6, 030 915 6, 878 2, 855 8, 380 1, 645 5, 260 8, 380 295 300 330 330 330 330 330 330 330 330 33	4,020	935 855 10 525 15 195 2,740 305 1,215 230 605 150 220 220 220 220 220 220 220 2	395, XXX, 55, XXX, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 6	23, 395 2, 7885 4, 605 310 6, 4500 1, 175 6, 2900 22, 980 3, 195 9, 725 6, 290 1, 050 1, 065 2, 3665 2, 3665 2, 3665 2, 3665 2, 3665 2, 3665 2, 3655 2	4,660 XXX 275 XXX 1,780 XXXX 1,185 970 16,945 3,675 10,150	21,275 2,685 4,570 285 5,275 1,150 5,955 6,527 1,150 14,240 2,935 6,455 1,280 2,455 6,50 1,835 190 380 110 1,820 245 54,790 34,470 34,270 200 34,470 34,270 200 3,320 1,080 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860	3, 1, 1, 1, 25, 2, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
7199 Assigned (3) Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731	6,530 1,665 350 345	4,680 1,370 55 55	5,860 1,250	4,025 950	5,505 1,145 170 170	3,920 890 10 15	360 110 25 25	105 55	6,050 1,465 295 295	4,215 1,085 50 45	4,425 885 165 165	2

Tableau 2. (suite)

Total	Nostly							ant travail						
Mostly full time	Nostly   Surrout a plein   Total   Surtout a plein   Surtout a p		ines	49-52 sema	weeks -						ines	-26 sema	eeks - 1	1-26 w
2.895	2.895 1.485 1.950 875 3.385 980 2.795 550 17,195 2.180 18.550 1.880 811 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Profession	ly ime	Most full t			ime i plein	full : - Surtout i	al	Tot	time à plein	full - Surtout	ai	Tot
2.895	2.955 1.485 1.950 875 23.385 980 2.795 550 125 125 250 1.850 1.860 811 2 125 25 105 15 290 30 285 20 4.196 215 246 7.00 112 2 13 125 25 105 15 290 30 285 20 4.196 215 1.860 811 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	XXX	6111 6111 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigné(3) 612 6120 6121 6123 6123 6125 6129 Assigné(3) 613 6130 6133 6130 6133 6134 44 6141 6142 6144 6145 6147 6149 Assigné(3) 616	XXX 205 55 XXX 755 180 65 10,140 1,600 2,585 700 3,735 1,800 3,735 1,845 XXX 155 845 XXX 155 85 6,670 2,935 20 170 2,870 700 2,935 20 170 2,870 1,870 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,870 1,970 2,970	2, 180 4, 175 3, 240 1, 060 4, 850 370 405 7, 110 2, 015 3, 125 650 895 165 975 165 975 105 75 115 115 1215 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	XXX 215, XXX 790 290 75 15,210 1,880 3,620 8,620 8,620 8,620 1,885 545, 1,485 1,485 1,485 1,485 2,995 1,485 2,485 1,485 2,485 1,485 2,485 1,485	2, 180 4, 190 255 3, 590 1, 085 4, 935 445 8, 880 2, 110 3, 755 300 335 1, 115 700 700 700 130 100 30 1, 285 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	XXX 200 XXXX 285 XXXX 210 5 55 5 20 7,715 740 485 270 635 XXX 70 35 4,510 30 4,510 30 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 5,51	250 285 30 1,140 785 140 125 3,960 520 1,915 355 820 115 140 460 180 90 55 355 355 355 355 355 355 355 355 355	XXX 30 30 30 30 35 13,000 1,070 2,725 6,840 1,980 480 1,760 60 50 100 100 7,105 100 1,950	270 290 290 30 1,495 55 865 220 155 6,310 2,800 505 1765 230 240 605 225 125 50 505 505 505 40 XXX XXX XXX XXX XXX 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	XXX 15 XXX 420 XXXX 110 235 335 336 2,110 345 4,260 440 430 1,450 385 5 XXX 95 110 4,875 XXX 360 870 170 65 5 3,125 5 5 3,125 5 5 3,125 5 5 3,125 5 3,125 5 3,125 5 3,125 5 3,125 5 5 3,125 5 5 3,125 5 3,125 5 3,125 5 3,125 5 5 5 3,125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	255 105 895 45 320 150 170 3,165 300 1,415 275 755 180 240 410 110 50 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	XXX 22 25 5 XXX 1600 4800 7300 3.805 635 11.270 1.345 9500 2.8855 635 125 1800 9.3000 1.595 2400 1.595 2400 1.595 2400 1.595 2400 1.595 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 250	330 125 20 1,360 45 490 3000 220 7,790 3,165 485 485 645 120 115 205 45 55 55 XXX 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

oir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

93-112

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

			Fais		de la popu		ctive (2)		Ауа		llé en 1985	5
Occupation	Tot	31	Tota		Employ Person occupé	red	Unempl Personn chôma	es en	Tota	Tot	Most full 1 Surtout à	ime i plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Alberta † (continue	4)											
Major group 75 - Forestry and loggi- occupations 751 7510 7511 7513 7517 7518 Assigned (3)	9 3,465 3,465 280 875 1,040 485 400 170	305 305 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20	3,080 3,085 255 780 910 455 375 125	250 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5	2,330 2,330 215 665 575 285 350 90	210 210 XXX XXX XXX XXX XXX 10	750 750 40 110 335 175 25 30	40 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,285 3,285 275 850 980 455 370 160	255 255 XXX XXX XXX XXX XXX 10	2,885 2,885 260 735 845 425 310	22 21 XX XX XX XX XX XX
Major group 77 - Mining and quarryi including oil and field occupations 771 7710 7711 7713 7717 7718 7719 Assigned(3)		370 375 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	17, 160 17, 160 4, 075 5, 540 595 870 2, 385 2, 985 500	315 315 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	11,775 11,775 3,200 3,150 465 780 1,645 2,085 330	285 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15	5,385 5,385 875 2,390 130 90 745 900 170	30 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	17, 765 17, 765 4, 235 5, 765 615 905 2, 465 3, 055 515	365 370 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	16,555 16,555 4,040 5,380 585 890 2,180 2,825 455	32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3
Major group 81/82 - Processing occupat 811 Assigned (3) 813/814 8130 8149 Assigned (3) 815 8153 8155 Assigned (3) 816/817 8160 8165 8176 8179 Assigned (3) 821/822 8210 8211 8213 8215 8223 8227 8228 8229 Assigned (3) 823 8227 8228 8229 Assigned (3) 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823	ons 19.840 290 5 1.855 250 545 75 1.165 325 260 40 5.075 790 1.680 525 1.400 140 8.940 755 290 1.545 3.485 265 1.160 490 290 1.705 330 325 415 320 70 520 15	5.445 35 -50 XXX XXX -185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 4.415 XXX XXX 1,060 XXX XXX XXX 1,060 245 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1,060 1,	18, 785 285 51, 770 240 510, 65 1, 130, 65 1, 130, 63 55 1, 635 55 1, 635 51, 365 1, 365 1, 365 1, 440 3, 350 3, 345 2, 285 1, 440 3, 350 3, 3	4,640 35 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	17,005 235 5 1,435 215 395 45 1,005 240 240 1,550 1,595 420 1,595 420 1,265 90 7,735 260 1,305 3,160 225 335 205 1,395 205 1,395 205 1,395 205 205 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206	4, 105 30 40 XXX XXX 5 215 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 1,265 865 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	1,775 50 25 330 25 120 20 130 45 15 5 335 15 45 90 95 140 195 100 20 110 90 45 205 205 100 30 70 50 100 35 5 5 10	540 5 100 XXX - 5 XXX XXX XXX XXX XXX XX	19, 260 285 55 1, 810 245 5525 70 1, 155 5, 020 785 1, 670 1, 390 125 8, 595 1, 495 2, 335 1, 495 2, 335 1, 495 2, 335 1, 495 2, 335 1, 495 2, 335 1, 595 2, 595 1, 495 1, 390 2, 595 1,	5,030 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	17, 690 270 10 1, 695 225 500 55 1, 085 305 235 400 4, 825 770 1, 635 1, 635 105 7, 670 735 230 1, 275 3, 060 345 240 240 220 01, 275 3, 05 235 245 240 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	3,644 4 33 XXX 144 XX 25 XX XX XX 2.83 82 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

# Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 — données—échantillon (20%)

		Worked	since Jar	nuary 1, 19	985 - Ayı	ant travail	lé depuis	le ter jan	vier 1985				
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	185					
1-26 w	eeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines		
To	tal	full	à plein	Tot	al	Mos full Surtout tem	time à plein	Tota	a l	full Surtout	tiy time aplein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No.
												Alberta † (suite)	
1,375 1,375 80 395 400 120 235 80	150 150 XXX XXX XXX XXX XXX		140 135 XXX XXX XXX XXX XXX	980 975 60 175 360 175 95 40	60 60 XXX XXX XXX XXX XXX	850 850 60 135 310 160 85	40 40 XXX XXX XXX XXX XXX	930 935 125 285 215 165 40 35	45 40 XXX XXX XXX XXX XXX 5	900 900 130 280 210 150 45 25	45 45 xxx xxx xxx xxx xxx xxx	Grand groupe 75 - Travailleurs forestiers et bûcherons 751 7510 7511 7513 7518 Assigné(3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de	1 2 3 4 5 6 7 8
4,020 4,020 555 1,265 145 105 910 870 120	120 125 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,340 3,340 465 1,075 120 100 715 735 75	100 95 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6,345 6,345 1,290 2,620 175 265 795 895 230	80 80 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15	5,975 5,975 1,235 2,465 170 260 725 830 215	70 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15	7,400 7,395 2,385 1,880 295 535 755 1,290 170	165 165 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7,240 7,240 2,330 1,835 300 525 735 1,260	150 150 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	pétrole et de gaz et travailleurs assimilés	9 10 11 12 13 14 15 16
3,330 65 - 400 125 250 75 65 5 530 0 1,505 145 300 1,505 460 10 55 40 310 310 310 310 310 310 310 310 310 31	1,550 10 10 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	50 325 10 105 25 25 210 20 75 45 55 120 95 130 20 1,020 10 30 35 15 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	125 75 455 25 XXX XXX XXX 2XX 20 -	4,155 5-5 480 165 155 185 120 925 925 280 165 230 330 330 330 35 1,750 925 35 35 35 35 35 36 36 37 80 100 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2	1,205 5	3,740 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	895 5 5 XXX XXX - 50 XXX XXX - 40 XXX XXX XXX - 715 XXX XXX 235 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX - 710 100 40 40 40 40 40 40 40 40 40	11, 775 155 5 5 950 188; 235 420 90 90 1, 265 1, 020 6, 335 645; 175 885; 2, 225 115 555 140 905 270 1, 265 1, 102 1, 1	2.280 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	11, 485 165 5 9255 180 230 255 420 90 90 90 75 3, 530 670 1, 255 245 1, 155 50 5, 140 635 515 175 830 2, 145 2, 145 1,  1,835 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	industries de transformation 811 Assigné (3) 813/814 8130 8149 Assigné (3) 815 8153 8155 Assigné (3) 816/817 8160 8165 8176 8176 8179 Assigné (3) 821/822 8210 8211 8213 8223 8227 8228 8229 Assigné (3) 823 8230 8231 8238 8239 Assigné (3) 825 Assigné (3) 825 Assigné (3)	18 19 20 21 22 23 34 25 26 27 28 30 31 32 33 4 40 44 45 44 44 45 50 1 55 5 5 6 5 5 6	

Table 2. (continued)

		W	orked SINC	e January	1, 1985 -	Ayont t	availle	acpuis 1			1005	
			Fais		e labour fo		ctive (2)	-			llé en 198	5
Occupation	Tote	a I	Tota		Employ Personi occupé	ed	Unemp I	es en	Tota	Tot	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Alberta † (continued)												
Major group 83 - Machining and related occupations 831 8310 8313 8315 Assigned (3) 833 8330 8331 8333 8334 8335 8337 Assigned (3) 835 8353 Assigned (3) 837 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 8393 Assigned (3)	22,555 4,640 515 3,190 525 125 18,330 1,230 285 1,980 280 11,120 565 495 295 40 40 435 325 10	630 90 XXX XXX 295 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 100 5 105 XXX	21,535 4,490 495 3,080 515 120 15,525 1,185 275 10,640 450 270 155 640 30 430 320 10	565 95 XXX XXX -270 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	17,290 3,900 460 2,725 355 95 12,105 1,055 225 8,245 370 275 395 230 10 560 25 335 245	440 70 XXX XXX 200 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	4,240 590 30 355 160 255 2,415 45 2,400 165 60 40 5 5 80 5 5 5 80 5 5 5	130 20 XXX XXX 70 XXX XXX XXX XXX XXX 5 5 XXX - 10 XXX	21, 960 4,570 515 3, 145 505 125 15, 860 1, 195 1, 900 270 10, 870 485 480 290 640 20 640 310	575 85 XXX XXX XXX 260 XXX XXX XXX XXX XXX 5 100 XXX 5	20,460 4,430 510 3,055 485; 115 14,670 1,130 240 1,775 540 415 245 245 255 350 255 10	
Major group 85 - Product fabricating, assembling and repairing occupations 851/852 8513 8523 8529 Assigned (3) 8531 8533 8534 8533 8534 8535 8537 Assigned (3) 854 8540 8540 8541 8549 Assigned (3) 855/856 8553 8562 8563 Assigned (3) 857 8571 Assigned (3) 857 8571 Assigned (3) 858 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8583 8584 8585 8588 8588	57, 990 1, 785 275 340, 405 60 8, 130 760 375 4, 130 270 2, 265 400 1, 750 265 105 1, 725 XXX 620 XXX 40 40 1, 265 630 50 38, 685 4, 820 1, 105 1, 10	7,720 200 XXX XXX 10 715 XXX XXX 335 XXX 335 400 XXX 290 XXX 290 XXX 290 XXX 270 XXX 270 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	55,550 1,670 250 315 370 50 7,795 330 4,000 4,000 155 2,580 1,705 2,580 1,705 2,580 1,705 2,580 1,705 395 1,705 5,580 1,705 1,005 1,	5,800 180 XXX XXX XXX 5 670 XXX XXX 325 XXX 250 XXX 250 XXX 250 XXX 250 XXX 250 XXX 250 XXX 250 XXX XXX 250 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	51. 185 1, 425 220 260 285 30 7, 210 735 295 3, 690 200 1, 175 755 1, 369 2, 250 385 1, 490 230 80 1, 495 XXX 550 XXX 35 1, 060 545 30 4, 580 14, 915 975 965 8, 305 1, 315 825 1, 690 1, 159 1, 1690 1, 1690	5,990 130 XXX XXX XXX XXX 5 590 XXX XXX 285 XXX 285 XXX 295 3,690 765 XXX 2,035 105 XXX 2,035 XXX 2,035 XXX 2,035 XXX 2,035 XXX 2,035 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,370 240 35 50 80 15 585 20 30 310 40 70 60 225 55 220 355 25 105 XXXX	810 55 XXX XXX XXX XXX 40 XXX 40 XXX 20 XXX 45 85 XXX 20 XXX 285 35 XXX 285 35 XXX 285 XXX 20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	56, 525 1, 715 255 340 395 60 8, 035 765 365 260 1, 265 210 2, 580 4, 000 1, 595 265 100 1, 595 265 100 1, 265 4, 765 100 1, 275 100 1, 275 100 1, 275 100 1, 275 100 1, 275 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	7.250 190 XXX XXX 10 700 XXX XXX 330 XXX XXX 400 XXX 2600 XXX 2600 XXX 2600 XXX 2600 XXX 2600 XXX 2600 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	52,785 1,560 225 335,55 7,565 230 1,190 3,865 230 1,190 1,515 390 1,515 210 800 1,515 357 357 357 357 357 357 357 357 357 35	1,

Tableau 2. (suite)

		Worked :	since Jan	uary 1, 19	185 - Aya	ant travail	lé depuis	le 1er jan	vier 1985			
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 1	385				
1-26 w	veeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	
To	tal	Mos full - Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos full - Surtout tem	time à plein	Tota	a I	Most full Surtout tem	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Alberta † (suite)
4,440 480 5355 1100 505 80 5055 45 2,390 250 170 145 105 105 105 105 100 505 105	205 35 35 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203	320 100 100 3,045 80 65 445 40 1,990 220 130 105 70 15 80	130 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	6,445,980 600 685,1200 300,5090 305,690 7100 85,3,610 125,125,135 130,60 5,1500 100,955	185 15 XXX XXX XXX 55 XXX XXX XXX XXX XXX	5,920 940 600 660 1155 20 4,660 275 60 85 3,305 115 110 120 45 5 135 10 70 70	140 5 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	11, 075 3, 105 445 2, 105 275 95 7, 130 7, 785 125 690 135 4, 870 205 190 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	210 30 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 5 5 0 0 -	10,820 3,060 445 2,070 275 85 6,965 770 120 660 600 135 4,775 120 5 120 5 120 5 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	180 25 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs des domaines connexes 831 8310 8313 8315 Assigné(3) 833 8330 8331 8333 8337 Assigné(3) 835 835 Assigné(3) 837 Assigné(3) 837 Assigné(3) 837 Arsigné(3) 838 Grand groupe 85 Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le
8,150 480 80 100 150 30 1,090 35 75 550 45 45 45 45 45 45 45 275 150 4,420 2,160 4,420 2,160 115 1,045 1,045 1	255. XXX 665 90 30 XXX - 150 XXX 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	XXX 110 XXX 5 210 110 10 3,550 170 1,580 120 105 90 90 95 260	1,300 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	12, 450 410 70 90 95 155 1,630 80 120 915 500 175 170 555 790 90 90 \$330 XXX 150 XXX 150 \$45 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	1,835 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	11,505 385 60 90 90 15 1,515 865 165 455 715 855 715 855 715 855 715 855 715 855 715 855 715 855 165 90 30 290 XXX XX 125 190 80 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980 175 1,980	1,390 45 XXX XXX XXX 110 XXX XXX XXX 50 0 XXX XXX XXX 400 XXX 45 XXX 460 30 45 XXX 60 XXX XXX 60 XXX XXX 70 115	35,920 830 105 150 155 100 5,320 645 170 2,625 145 5,530 115 1,240 265 780 110 35 5,780 110 35 5,780 110 35 5,780 110 35 5,780 110 320 4,090 4,090 4,090 6,000 6,0	3,410 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	34,880 800 95 140 150 155 5,165 640 170 2,525 145 930 510 110 1.185 265 750 95 30 895 XXX 305 XXX 107 700 345 55 9,650 570 605 100 110 100 100 100 100 100 1	2,950 75 xxx xxx xxx 200 200 xxx xxx 200 110 xxx 85 xxx 1,750 280 xxx 1,330 xxx 1,40 xxx 140 xxx xx  montage et la réparation de produits 851/852 8513 8523 8529 Assigné (3) 8531 8530 8531 8533 8534 8535 8537 Assigné (3) 854 854 8549 8549 85513 8552 8553 8562 8563 8562 8563 8562 8563 8562 8563 8562 8563 8571 8571 8571 8580 8581 8582 8584 8585 8584 8585 8585 8585 8585	

'oir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

				In th	ne labour f	orce (2)			Аув	Worked in	1 1985 - Ilé en 198	5
			Fais	ant partie	de la popu	lation a	ctive (2)			Tot	al	
Occupation	Tota		Tota	1	Employ Person occupé	nes	Unemp I Personn chôma	es en	Tota	11	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Alberta † (continued)												
8590 8593 8595 8599 Assigned(3) Major group 87 -	365 375 1,835 610 190	XXX XXX XXX 305 35	350 340 1,715 560 130	XXX XXX 265 15	340 320 1,525 470 115	XXX XXX XXX 235 10	5 25 190 95 15	XXX XXX XXX 35 5	370 350 1,735 590 170	XXX XXX XXX 275 25	350 325 1,510 440 140	X) X) 20
Construction trades occupations 871 8710 8711 8713 8715 8718 8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 8735 8735 8735 8735 8735 8735	89.675 17.445 2,150 9.065 880 1.095 2,105 680 14.575 52,470 1,110 6,325 3,75 57,650 8,595 12,680 1,605 9.05 1,605 9.05 1,605 9.05 1,605 9.05 1,605 9.05 1,505 1,565 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,555 1,55	2.790 410 XXX XXX XXX XXX XXX 55 585 XXX XXX XXX	84, 370 16, 470 2, 040 8, 715 850 1, 000 1, 925 1, 410 2, 390 1, 115 6, 020 3, 445 255 300 53, 870 8, 325 11, 850 2, 085 1, 545 850 2, 085 1, 445 850 2, 085 1, 445 850 2, 085 1, 445 850 1, 445 850 1, 445 850 1, 445 850 1, 450 8, 465 8, 465	2,315 375 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	70,550 13,970 1,895 7,270 760 910 1,585 1,175 12,435 2,245 1,050 4,830 3,355 225 350 220 44,145 7,525 9,895 1,345 700 1,775 3,540 770 1,235 5,415 9920 710 595 5,280 3,295	1,955 310 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 140 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	13, 830 2,500 145 90 90 340 240 150 1,500 1,500 1,900 85 30 9,725 205 150 315 520 530 1,955 205 1,550	360 65 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	86, 595 17, 040 2, 110 8, 920 865 2, 030 1, 430 1, 110 6, 165 3, 485 360 355 55, 225 8, 445 12, 140 1, 550 850 2, 090 4, 260 1, 345 1, 515 7, 045 1, 515 7, 045 1, 515 7, 125 3, 875 7, 125 3, 875 1, 855	2,630 395 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	76, 690 15, 255 1, 980 7, 985 780 1, 035 1, 675 1, 290 5, 670 3, 435 250 315 47, 840 7, 760 10, 380 7, 455 1, 210 1, 275 6, 415 1, 375 825 680 5, 930 3, 255 680 5, 930 3, 255	2,14 33 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 9111 9113 Assigned (3) 9130 9131 9133 9135 Assigned (3) 915 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) 919 Assigned (3)	47,550 1,780 900 550 45 2,675 485 705 825 150 20 42,560 2,460 4,000 2,870 29,475 2,470 1,285 390 250 15	5,795 150 2XX XXX 130 XXX XXX XXX XXX 2,495 XXX 1,400 940 145 50 XXX	45,410 1,730 870 545 2,470 425 675 775 530 145 20 40,690 2,395 3,890 2,700 28,220 2,395 1,090 375 235 15	5, 115 130 130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12	40,955 1,625 815 515 35 2,415 420 670 760 490 105 105 136,480 2,275 3,790 2,495 24,770 2,215 935 325 220 10	4, 645 130 2XX 2XX 90 2XX 2XX 2XX 2XX 2, 205 2, 205	4,450 100 55 25 5 60 5 - 15 40 45 4,205 100 210 3,445 50 15 50 15	475 5 XXX XXX 30 XXX XXX XXX XXX 125 XXX 125 XXX 135 110 20 XXX	46,400 1,775 895 560 470 685 805 560 75 150 2,395 3,935 2,725 28,805 2,425 1,205 3,800 2,425 1,205 3,800 2,425	5.515 150 0 XXX XXX 130 XXX XXX XXX XXX - 10 5.180 XXX 2.395 XXX 1.310 875 145 500 XXX	41.205 1,715 865 540 40 2,560 475 675 790 540 70 125 15 36,470 2,165 3,310 2,325 25,420 2,235 1,010	3,55 1 1 2,3 2,3 3,3 3,3 1,17 1,17 2,3 6,5 6,5 6,4 4,2 3,3

### Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked :	since Ja	nuary 1, 19	185 - Ays	ant travai	llé depuis	le ter jan	vier 1985			
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	985				
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sem	aines	26
Tot	al	Mos fuil - Surtout ten	time à plein	Tot	a l	Mos full Surtout tem	time à plein	Tot	əl	Most full Surtout tem	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Alberta † (suite)
35 85 500 200 75	XXX XXX 105 20	30 60 365 115 50	XXX XXX XXX 80 15	80 65 455 160 30	XXX XXX XXX 70 5	65 60 400 115 35	XXX XXX XXX 50 5	250 205 775 230 65	XXX XXX XXX 100 5	250 205 745 205 55	XXX XXX XXX 85 5	8590 8593 8595 8599 Assigné (3) Grand groupe 87 – Travailleurs du
5,140 4,630 275 2,230 320 240 915 340 310	1,110 170 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	19,585 3,740 230 1,815 265 225 705 255 240	820 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	28,240 6,125 730 3,425 350 275 660 480 205	580 120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	25,410 5,550 685 3,115 325 260 550 450 165	470 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	33,215 6,285 1,105 3,265 200 550 460 615 100	940 105 XXX XXX XXX XXX XXX	31,690 5,965 1,065 3,060 190 550 415 590	855 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	11 Avairment 871 8710 8710 8711 8713 8715 8715 8718 8719 Assigné (3)
2,270 180 90 1,645 160 50 20 65 8,240	115 XXX XXX XXX 40 XXX XXX - 825	1,870 165 65 1,340 135 40 20 60 13,975	105 XXX XXX 30 XXX XXX 595	3,580 480 215 2,350 280 50 40 115 18,540	60 XXX XXX XXX 35 XXX XXX 400	3,360 430 200 2,235 270 40 35 100 16,500	55 XXX XXX 35 XXX XXX 315	8,485 1,770 810 2,165 3,045 160 295 170 18,445	400 XXX XXX 255 XXX XXX - 435	8,360 1,755 810 2,100 3,025 165 295 155 17,365	385 XXX XXX XXX 240 XXX XXX 5	873 8731 8731 8733 8735 8736 8739 Assigné (3) 878/879
1,265 3,930 540 370 710 1,720 580 600 2,075 555 210 160 3,610 1,035 880	XXX 140 XXX XXX 310 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	955 2,950 425 295 520 1,190 485 430 1,765 470 160 140 2,830 720 635	XXX 110 XXX XXX 210 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 30 XXX	2,655 4,550 635 350 835 1,515 440 605 2,135 545 235 2,055 1,255 525	XXX 45, XXX XXX 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,400 4,075 570 310 735 1,255 560 1,965 515 230 180 1,790 1,070	XXX 40 XXX XXX 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,525 3,665 380 145 545 1,030 320 305 2,830 410 435 360 1,460 1,585 450	XXX 50 XXX XXX 85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4,400 3,360 130 515 960 300 285 2,685 385 430 350 1,315 1,465	XXX 50 XXX XXX 60 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	8780 8781 8782 8783 8784 8785 8785 8785 8791 8793 8795 8796 8799 485 igné (3)
8,455 150 85 40 - 185 25 35 35 65	1,350 25 XXX XXX 45 XXX XXX XXX	6,040 130 80 25 - 170 25 40 35 60	680 15: XXX XXX 30: XXX XXX XXX	13, 160 290 185 55 55 435 80 80 155	2,030 30 XXX XXX 20 XXX XXX XXX	11, 415 265 170 50 415 80 80 155	1, 135 30 XXX XXX 5 XXX XXX XXX	24,785 1,330 620 465 40 1,990 370 570 610 390	2,140 100 XXX XXX 55 XXX XXX XXX	23,745 1,320 620 465 30 1,970 370 560 600 330	1.785 80 XXX XXX - 65 XXX XXX XXX	Grand groupe 91 - Personnel d'exploitation des transports 911 9111 9113 Assigné(3) 913 9130 9131 9133 9133
15 80 10 7,940 205 530 565 5,810 435 385 110 65	1, 255 XXX 485 XXX 400 245 50 20 XXX	5,595 5,595 130 330 375 4,130 340 295 75 50	610 XXX 135 XXX 255 145 25 20 XXX	20 40 535 980 9,010 525 350 75 50	1,965 XXX 1,305 XXX 315 185 50 10 XXX	20 25 10 10,655 450 680 830 7,955 450 285 55 35	1,090 XXX 595 XXX 220 155 30 10 XXX	45 35 5 21,230 1,660 2,430 1,235 13,985 1,460 465 205 125 5	1,955 XXX 605 XXX 595 445 50 15 XXX	45 25 20,220 1,590 2,300 1,120 13,340 1,440 430 200 125 10	1,625 XXX 455 XXX 520 390 35 20 XXX	Assigné (3) 915 Assigné (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigné (3) 919 9199 Assigné (3)

Table 2. (continued)

			Faisa		e labour fo		ctive (2)			Worked in nt travai	lié en 1985	
Occupation	Tota	'	Tota	1	Employ Person occupé	nes	Unemp I	es en	Tota	t	Most full t Surtout à temp	ime plein
	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Alberta † (concluded)  Major group 93 - Material handling and related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 9319 Assigned (3)	14,730 14,730 1,310 1,540 4,145 2,700 1,755 2,205 330 590	3,130 3,125 XXX XXX 295 XXX 2,280 XXX XXX 85	13,540 13,540 1,260 1,455 3,840 2,650 1,465 1,955 1,955 290 475	2.695 2.695 XXX XXX 265 XXX 2.005 XXX 55	11,400 11,405 1,150 1,055 3,175 2,290 1,295 1,670 235 370	2,365 2,365 XXX XXX 220 XXX 1,770 XXX XXX 40	2,135 2,135 110 395 665 360 170 280 55	330 335 XXX XXX 45 XXX 230 XXX XXX	14, 135 14, 135 1, 310 1,520 3,985 2,635 1,600 2,090 2,090 525	2,920 2,920 XXX XXX 275 XXX 2,110 XXX XXX 75	11, 475 11, 475 1, 235 1, 395 3, 280 2, 405 920 1, 590 255 3,85	1, 91 1, 93 XX XX 22 X 1, 31 X
Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 9510 9511 9512 9517 9519 Assigned (3) 953 9530 9531 9539 Assigned (3) 955 9551 Assigned (3) 959 9591 Massigned (3) Major group 99 -	11, 740 3, 265 505 400 1, 280 XXX 510 125 7, 025 1, 335 825 4, 665 205 820 315 50 635 515	3.375 2.285 XXX 740 275 440 380 120 155 XXX XXX XXX 5 5 680 620 20	11, 240 3, 140 485 375 1, 260 XXX 480 1, 275 800 4, 500 4, 500 170 765 300 35 600 480 20	3, 045 2, 040 XXX 695 255 385 330 65 145 XXX XXX XXX XXX 5 240 XXX 5 255 15	10, 480 2, 905 480 380 1, 185 5 205 750 4, 155 685 275 575 575 575 460 15	2,750 1,850 XXX 615 225 345; 315; 60 140 XXX XXX XXX XXX 10 220 XXX - 535 490 10	765 230 5 15 775 XXX 70 20 435 435 45 10 80 20 -25 20 5	295 190 XXX 80 30 10 10 10 XXX XXX - 20 XXX - 85 80 5	11,520 3,175 490 380 1,250 XXX 500 1,25 6,925 1,310 795 4,630 1,95 8,15 315 50 600 4,85 20	3.180 2.160 2.160 2655 420 350 100 155 XXX XXX XXX 5 525 560 20	10,805 2,830 490 340 1.160 XXX 400 85 6,760 1.295 790 4,510 165 715 50 500 390 15	2,51 1,65 55 52 23 33 23 23 14 XX XX XX 48
Occupations not elsewhere classified 991 9910 9918 (9921-9926) 9921 9923 9923 9924 9925 9926 9919 Assigned(3)	23,290 23,295 1,045 11,855 2,380 1,470 1,455 1,605 1,605 3,085 9,380 885	3,645 3,640 XXX 1,740 460 XXX XXX 480 265 280 1,555 205	20,575 20,575 1,015 10,265 2,190 1,325 1,300 1,480 2,665 8,615 575	3.005 3,010 XXX 1,380 400 XXX XXX 395 150 200 1,340 155	17,305 17,300 935 8,065 1,775 1,195 1,065 1,085 1,105 1,835 7,765 435	2,580 2,580 xxx 1,170 355 xxx xxx 345 110 150 1,185 120	3,275 3,275 75 2,200 420 125 235 395 200 825 850 140	425 425 XXX 210 45 XXX XXX 50 35 45 150	21,895 1,045 11,050 2,225 1,375 1,675 1,675 1,490 2,890 8,970 715	3,300 3,300 xxx 1,540 440 xxx xxx 395 240 225 1,460	17,740 17,740 995 8,615 2,005 1,110 940 1,090 1,240 2,230 7,505 520	2, 4 2, 4 X 1, 1 1, 1 3 3 X X 2 2 1 1, 1

#### Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

Total					Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	B5				
Total   Full time   Surtout à plein   Total   Surtout à plein	1-26 we	eks - '	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	
3.970 900 2.530 470 3.655 700 2.995 465 6.505 1.320 5.945 1.050 8esimilés, n.c.e. 3.975 900 2.535 475 3.655 700 3.000 465 6.505 1.320 5.945 1.050 8esimilés, n.c.e. 3.40 XXX 85 XXX 205 XXX 195 XXX 880 XXX 803 XXX 80	Tota	a l	full Surtout	time à plein	Tot	al	full - Surtout	time à plein	ĩota	11	full t - Surtout à	ime	Profession
3,970 900 2,530 470 3,655 700 2,995 485 6,505 1,320 5,945 1,050 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimités, n.c.a. 3,970 900 2,535 475 3,655 700 3,000 485 6,505 1,320 5,945 1,050 931 931 1,050 931 1,0	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
1,700	3,975 120 340 1,185 615 680 735 90	900 XXX 110 XXX 595 XXX	2,535 85 265 795 490 305 450 55	475 XXX XXX 60 XXX 285 XXX XXX	3,655 205 555 945 730 430 525 80	700 XXX XXX 40 XXX 545 XXX XXX	3,000 195 520 790 665 245 405 65	465 XXX XXX 30 XXX 340 XXX XXX	6,505 980 630 1,850 1,290 495 835	1,320 XXX XXX 120 XXX 970 XXX	5,945 950 605 1,695 1,250 370 735 130	1,050 XXX 115 XXX 735 XXX	Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 9319 Assigné(3) Grand groupe 95 - Autres ouvriers
	465 15 65 135 XXX 145 20 875 75 105 620 65 215 80 30 150 130	490 XXX 1555 50 120 955 25 25 XXX XXX - 50 XXX - 1655 1660	280 15 35 90 XXX 80 - - 790 65 100 565 55 160 50 30 75	235 XXX 105 30 55 25 10 25 XXX XXX XXX XXX - 40 XXX - 95	570 55 50 225 XXX 120 25 1,135 160 120 820 35 135 35 5	490 XXX 135 65 110 100 30 45 XXX XXX XXX 5 35 XXX 5	495 55 45 195 XXX 110 15 1,085 160 25 780 25 115 25 5	380 XXX 90 60 95 75 25 40 XXX XXX XXX XXX 5 35 XXX 5	2,135 430 265 900 XXX 230 80 4,920 1.075 565 3.195 90 465 205 15 360 270	1,185	2.060 425 260 875 XXX 210 65 4.885 1.070 570 3.170 85 440 195 20 325 240	1,035 XXX 360 140 170 125 40 85 XXX XXX XXX XXX 250 230	conducteurs de machines 951 9510 9511 9510 9517 9519 Assigné (3) 953 9530 9531 9539 Assigné (3) 9555 Assigné (3) 955

Table 2. (continued)

									dopart		vier 1985 Worked in	1985 -	
				Fais	In the	de la pop		ctive (2)		Дуя		llé en 198	5
	Occupation	Tota	al -	Tot	al	Emplo - Perso occup	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tot		Most full Surtout tem	time à plein
).		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Brit	ish Columbia †												
M	occupations ajor group 11 - Managerial, administrative and	872,540	687,590	822,920	613,055	737,880	551,550	85,040	61,505	836,980	644,385	708,025	398,620
23 34 55 67 78 89 90 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	related occupations 111 1113 1116 1119 Assigned (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 Assigned (3) 117 1171 1173 1174 1179 Assigned (3) 1ajor group 21 Occupations in natural sciences,	101, 220 5, 470 1, 815 2, 515 195 73, 255 11, 220 990 300 2, 805 735 1, 445 19, 175 1, 000 6, 410 4, 660 3, 285 2, 950 1, 720 9, 775 800 940 395 1, 180 2, 495 1, 1980 22, 490 1, 730 675 1, 980 22, 490 12, 730 675 2, 990 835 695 695 695 695 695 695 695 69	49,235 1,965 6,600 650 335 35,35 31,645 1,920 1,275 7,775 7,775 7,775 7,775 7,775 2,470 2,	97, 450 5, 215 1, 745 2, 380 590 185 70, 595 10, 765 325 2, 740 705 1, 385 18, 895 1, 385 18, 895 1, 385 1,	45,860 1,865 625 315 315 3029,285 1,755 1,015 1,195 2,390 775 7,225 XXX 3,790 475 XXX 785 260 8,090 XXX 285 470 1,095 3,435 2,010 740 14,710 8,410 XXX 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 4,000 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 3,100 1,995 4,000 1,900	93,830 5,075 1,700 2,335 50 68,005 10,530 10,530 895 315 2,700 890 4,595 1,310 18,020 940 5,820 1,580	42,805 1,805 555 600 305 30 1,700 1,700 725 6,640 6,240 7,585 2,300 725 6,540 240 7,585 1,155 2,300 240 1,715 1,15	3. 615 140 500 45 300 15 2.595 50 0 35 20 90 75 680 80 125 225 225 35 35 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3,055 65 10 20 20 20 20 20 30 45 50 580 85 50 85 50 85 50 85 50 85 50 85 50 85 50 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	99,580 5,420 1,810 2,485 615 180 72,135 11,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,1560 1,895 2,095 1,895 2,140 2,405 1,895 2,205 1,895 2,140 2,405 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 1,895 2,205 2,895	47.875 1,910 585 630 330 35 30.825 1.875 1.260 2.445 780 7.580 2.445 7.580 2.60 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.6	94,325 5,210 1,780 2,390 570 165 68,875 10,580 320 2,765 7,765 7,765 7,765 7,765 3,070 1,600 9,140 1,390 1,500 1,300 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,675 20,240 1,675 20,240 3,070 1,675 20,240 3,070 1,675 20,240 3,070 1,675 20,240 3,070 1,675 20,240 3,070 1,675 20,240 3,070 1,675 20,240 3,070 1,675 20,240 3,070 1,675 20,240 3,070 3,070 3,070 1,675 20,240 3,07	40, 18(1, 65(5) 52(2) 29(2) 29(2) 29(3) 1, 46(6) 6, 50(7) 24(7) 1, 46(7) 2, 25(7) 1, 46(7) 1, 26(7) 2, 84(7) 1, 1, 26(7) 2, 84(7) 1, 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 20(7) 2, 84(7) 1, 20(7) 2, 84(7) 2, 20(7) 3, 20(7)
	engineering and mathematics 211 2111 2112 2117 2119 Assigned (3) 213 2131 2135 2139 Assigned (3) 214/215 2141 2142 2143 2144 2145 2147	38, 725 2, 815 570 715 870 275 120 3, 810 955 855 715 1, 175 1, 175 1, 205 3, 210 9, 3, 210	6,900 815 265 XXX 440 XXX 155 1,255 XXX 465 300 260 260 990 XXX XXX XXX XXX	37,065 2,635 545,680 825 225 105 3,685 915 3,680 1,160 1,178 1,175 350 4,000 3,095 865 2,075	6,335 720 245 XXX 380 XXX 10 1,140 XXX 440 265 235 20 925 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	34,500 2,355 590 750 160 855 3,440 865 790 1,080 1,080 1,120 330 3,765 2,995 830 1,965	5.660 640 230 XXX 320 XXX 10 1.010 1.010 225 20 840 XXX XXX XXX XXX	270 20 90 80 60 20 245 50 65 785 50 15 235 235	675 855 10 XXX 60 XXX 130 XXX 25 40 55 	37,920 2,750 565 700 855 260 115 3,695 945 1,160 80 15,275 1,180 360 4,135 3,175 895 2,120	6,655 795 265 XXX 10 1,195 290 235 40 960 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	35,185 2,510 540 635 855 180 100 3,450 900 775 615 1,105 1,085 330 3,045 3,005 4,255 1,085	5, 63; 23; xx 35; xx 1, 00; 1, 00; xx, 39; 24; 20; 2; 79; xx xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx,

# Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données—échantillen (20%)

						Ayant travail			A16: 1300				
1-26 we	eks - 1	1-26 seme	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	ines	49-52	weeks -	49-52 sema	aines		
Tot	al	Mos full Surtout ten	à plein	Tot	al	Most full 1 Surtout à temp	ime plein	Tota	81	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
												Colombie- Britannique †	
7, 285 445 80 230 85 10 4, 560 110 4, 560 115 980 350 350 350 350 350 350 350 350 350 35	178.980 6,430 240 110 35 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	355 80 190 155 155 3,720 400 555 255 100 80 70 815 305 170 305 170 805 305 170 40 815 305 170 40 815 305 170 40 815 170 815 170 815 170 815 170 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815	4.350 155 50 60 30 2.670 110 XXX 35 85 55 60 0 45 735 XXX 435 75 75 75 720 XXX 20 35 30 115 15 15 15 720 XXX 20 35 30 115 50 30 45 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	185,400  12,680 430 430 15 210 35 9,465 35 1,055 75 150 2,105 120 1,110 585 730 435 130 1,210 435 300 90 90 45 75 200 365 300 335 2,780 0 1,470 1,515 70 715 60	8.515 265 95, 46 45, 57, 70 260 XXX 55, 710 260 XXX 55, 445 195 295 145 1, 345 XXX 870 1, 605 XXX 60 60 60 60 50 95 140 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	152,130  11,340 380 95 190 25 8,630 940 30 1,035 55 140 1,955 120 1,000 580 330 125 1,045 85 80 315 25 190 315 25 190 315 25 190 315 25 190 315 25 190 315 25 190 315 25 190 315 25 190 315 25 35 85	82,970 6,590 240 6,590 240 40 40 4530 150 0 385 155 250 120 1,000 40,215 XXX 40 25 40 85 110 620 220 1,825 110 620 220 1,825 110 620 220 230 240 255 450 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	79, 610 4,545 1,615 2,040 495 1330 58,015 9,540 835 265 1,185 15,845 4,365 1,185 15,845 4,425 3,810 2,145 2,010 1,515 7,690 1,515 7,690 1,235 1,	315, 170  32, 940 1, 405 445 420 255 10 21, 210 1, 215 XXX 260 505 985 2, 020 5,70 5, 215 XXX 2, 420 2, 420 2, 420 2, 420 2, 420 2, 420 1, 220 5, 935 XXX XXX 2, 450 10, 325 1, 565 1, 5	436, 355  77, 410 4, 470 1, 600 2, 020 495 120 56, 525 9, 250 840 270 1, 625 615 4, 300 1, 170 15, 625 4, 195 3, 735 2, 085 1, 860 1, 490 1, 490 1, 490 1, 490 1, 490 1, 490 1, 490 1, 490 1, 490 1, 490 1, 825 1, 210 1, 490 1, 895 1, 210 1, 490 1, 895 1, 210 1, 490 1, 895 1, 210 1, 490 1, 895 1, 210 1, 490 1, 895 1, 210 1, 490 1, 895 1, 210 1, 490 1, 895 3, 755 1, 510 1, 530 3, 305 5, 375 1, 510 1, 530 3, 3, 305 5, 370	29, 245 1, 260 435 385 225 450 1, 205 4, 750 1, 205 4, 750 1, 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et personnel assimilé 111 111 1118 1119 Assigné (3) 113/114 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1135 1136 1137 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1149 (1151-1158) 1151 1155 1156 1157 1158 Assigné (3) 117 1171 1173 1174 1175 1176 1176 1179 Assigné (3) Grand groupe 21 - Travailleurs des	
6, 135 615 75 185 110 40 625 115 90 165 240 10 1,870 140 275 55 52 95	1,625 185 500 XXX 1055 3855 XXX 95 1000 115 195 XXX XXX XXX XXX XXX	515 70 1600 80 25 530 95 70 1500 215 5 1,370 200 335 200 45	150 40 XXX 85 XXX 5 295 XXX 70 75 5 125 XXX XXX XXX XXX XXX	6, 140 350 55 105 110 70 - 705 150 0 185 170 190 2, 215 625 385 90 90	1,500 255 65 XXX 1500 XXX 5 290 85 35 20 255 XXX XXX XXX XXX	5,350 290 50 85 95 40 - 630 135 155 175 1,945 40 205 40 75 330 75 285	1.210 210 50 XXX 125 XXX 230 XXX 85 65 35; 15 235 XXX XXX XXX XXX XXX	25, 645 1, 785 425 410 570 85 80 2, 360 680 5555 340 725 60 11, 190 785 285 2, 515 750 1, 495	3.530 360 150 XXX 1770 XXX 250 110 80 80 5 5 5 5 15 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	24,980 1,710 425 400 550 60 70 2,300° 670 540 310 715 55 10,940 775 2,950 2,475 7,460	3,235 315 140 XXX 140 XXX 240 100 80 5 430 XXX XXX XXX XXX XXX	sciences naturelles, du génie et des mathématiques 211 2111 2112 2117 2119 Assigné (3) 213 2131 2133 2135 2135 2139 Assigné (3) 214/215 214/2 214/3 214/4 214/2 214/3	

Voir nota et renvoi (s) sur l'encart à la fin de la publication.

### Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census — 20% Sample Data

		k	lorked sind	e January	1, 1985	- Ayant t	ravaillé	depuis	le 1er jan			
			6-1-		ne labour		nd: (D)		Ау	Worked in ant travai	1985 - Hé en 198	5
Occupation	Tota	s1 -	rais	ant partie	de la pop	ulation a	ctive (2)			Tot		lu.
			Tota	1 e	Person occup	nnes	Unemp - Persons chôm	nes en	Tot	al .	Most full - Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
ritish Columbia † continued)												
2153 2157 2159 Assigned (3) 216 2160 2161 2163 2165 2165 2189 Assigned (3) 218 2181 2183 Assigned (3)	570 825 1,075 475 10,515 580 2,130 3,485 3,550 380 285 6,055 260 5,570 190	XXX XXX 35 1,560 XXX 915 400 XXX 65 2,275 XXX 2.080 75	525 775 985 395 10,190 555 2,080 3,370 3,480 345 255 5,770 245 5,320 175	XXX XXX 30 1,415 XXX XXX 840 370 XXX 50 2,135 XXX 1,970	500 745 940 340 9,205 510 1,900 3,265 255 255 190 5,490 235 5,080 155	XXX XXX 25 1,160 XXX XXX 670 330 XXX 35 2,015 XXX 1,880	30 20 45 55 985 45 175 375 210 85 65 280 15 240 20	XXX XXX XXX 255 XXX XXX 165 45 XXX 20 115 XXX 95	565 780 1,065 420 10,315 575 2,095 3,410 3,485 360 270 5,890 260 5,425 170	XXX XXX 30 1,495 XXX XXX 870 395 XXX 55 2,210 XXX 2,020 75	535 725 965 360 9.465 550 1.890 3,160 3,265 225 220 5,490 260 5,070	XXX XXX 30 1.210 XXX XXX 695 350 XXX 25 1,955 XXX 1,825 55
Major group 23 - Occupations in social sciences and related fields 231 2311 2315 2319 Assigned (3) 233 2339 Assigned (3) 234 2341 2343 2349 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 235 2351 Assigned (3) 239 2391 2399 Assigned (3)	13,470 1,520 880 425 XXX 35 5,210 2,120 2,700 XXX 165 5,350 410 95 580 330 35 710 420 270 20	21, 120 1, 010 XXX 405 300 155 15, 200 3, 390 10, 625 490 690 2, 050 XXX 1, 240 705 50 1, 810 1, 360 40 570 460 15	12,760 1,540 850 415 XXX 30 4,785 2,055 2,405 XXX 125 5,200 2,65 4,475 545 305 25 680 405 265 10	18,830 895 XXX 365 255 155 13,380 3,145 505 505 1,940 XXX 1,940 XXX 1,620 1,225 505 505 30 1,620 1,225 505 30 425 505 505 505 505 505 505 505 505 505 5	12,005 1,455 805 400 XXX 255 4,275 1,905 5,110 265 5,110 355 80 00 25 640 390 240	16,875 800 XXX 325 225 100 11,785 2,795 8,235 355 405 1,845 XXX 1,135 625 30 1,550 1,170 895 51 380 51	750 90 40 10 10 25 5 5 5 155 305 20 95 - - - 40 15 5 5	1,950 95 XXX 40 35 1,590 345 1,075 70 95 XXX 55 35 70 55 95	13,110 1,580 880 420 XXX 255 4,990 2,090 2,545 XXX 135 5,300 280 280 395 545 320 25 695 415 260 20	19,960 980 XXX 395 275 14,210 3,270 9,930 445 565 2,000 XXX 1,755 1,330 685 1,005 555 555 1,005	11.645 1,375 790 365 XXX 20 4,100 1,895 1,905 XXX 105 5,080 255 4,370 375 90 450 260 15 640 375 245 20	12,520 565 XXXX 255 95 8,235 2,470 5,135 295 340 1,800 XXX 1,120 600 25 1,180 840 40 740 420 310 10
Occupations in religion 251 2511 2519 Assigned (3) Major group 27 -	2,910 2,910 2,385 395 125	640 640 XXX 335 35	2,745 2,745 2,260 395 90	580 575 XXX 305 30	2,660 2,660 2,190 385 85	555 560 XXX 295 25	85 85 70 10 5	20 20 XXX 20 5	2,850 2,855 2,355 395 105	595 595 XXX 290 30	2,560 2,565 2,145 325 90	390 390 XXX 185 25
Teaching and related occupations 271 2711 2719 Assigned (3) 273 2731 2733 2739 Assigned (3) 279 2791 2792 2793 2795	22,690 4,195 2,610 1,505 85 13,325 4,525 8,130 345 330 5,165 2,270 790 XXX 380	37.540 2.270 975 1.240 50 26.600 17.400 5.905 2.510 785 8.675 2.200 2.415 570 1.630	21,615 3,800 2,385 1,350 70 12,970 4,435 7,940 325 270 4,850 2,160 755 XXX 360	33,990 1,920 800 1,075 50 24,290 15,985 5,470 2,210 625 7,780 1,995 2,175 515 1,555	20,750 3,550 2,295 1,200 60 12,730 4,365 7,805 300 265 4,465 1,965 7,10 XXX	31,790 1,675 690 940 50 23,095 15,300 5,215 2,035 545 7,025 1,670 2,080 460 1,450	870 245 85 145 10 240 70 135 30 5 385 200 50 XXX	2,200 245 110 135 680 255 180 755 325 95 50	22,360 4,120 2,590 1,445 85 13,180 4,475 8,070 340 290 5,060 2,215 775 XXX 375	36, 390 2, 195 960 1, 185 50 25, 840 16, 955 5, 785 2, 350 750 8, 355 2, 140 2, 340 1,595	19,570 3,280 2,240 985 60 12,195 4,215 7,515 225 245 4,095 1,925 455 XXX 330	21,935 1,275 575 660 40 16,340 10,995 3,935 935 480 4,315 1,235 715 350 1,085

### Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked s	since Jar	Worked in		ant travail			vier 1985			
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema	ines			27-48 sema			weeks -	49-52 sema	ines	
Tota	a l	Mos- full Surtout tem	time à plein	Tota	el	Most full Surtout i	time à plein	Tota	al	Most full 1 Surtout 8 temp	time plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Colombie- Britannique † (suite)
110 105 165 85 2,010 35 445 685 530 170 110 1,015 20 920 50	XXX XXX XXX 15 490 XXX XXX 295 95 XXX 200 380 XXX 325 10	85 70 115 55 1,595 25 365 555 415 140 80 840 25 775 35	XXX XXX XXX 10 340 XXX 180 90 XXX - 280 XXX 260 10	70 105 160 100 1,955 60 550 605 540 110 45 920 25 870	XXX XXX 15 310 XXX XXX 175 95 XXX 155 390 XXX 370 10	65 95 135 90 1,710 55 480 540 485 30 780 25 730	XXX XXX 10 230 XXX 140 70 XXX 5 305 XXX 300	390 575 745 240 6,350 485 1,105 2,120 2,420 2,420 3,960 210 3,640	XXX XXX XXX 695 XXX 400 205 XXX 25 1,440 XXX 1,325 60	385 565 715 210 6.165 470 1.045 2.065 2.365 2.365 2.365 3.870 210 3.560 85	XXX XXX XXX 545 XXX XXX 3700 190 XXX 200 1,365 XXX 1,265	2153 2157 2159 Assigné (3) 216 2160 2161 2163 2165 2165 2169 Assigné (3) 218 2181 2183 Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécial isés des
1,945 200 95 40 XXX	5,345 305 XXX 70 145	1,430 135 60 25 XXX	2,685 100 XXX 30 35	2,280 345 160 120 XXX	4,880 255 XXX 135 55	1,805 265 135 95 XXX	2,730 120 XXX 70 15	8,885 1,035 630 255 XXX	9,735 415 XXX 180 70	8,410 975 590 245 XXX	7,100 345 XXX 155 50	sciences sociales et domaines connexes 231 2311 2315 2315 2319
1, 175 250 795 XXX 55 360 35 160 145 15 110 40 55	10 4,210 675 3,095 210 230 315 XXX 140 170 10 350 235 10 150	825 175 570 XXX 305 20 150 15 80 35 45 45	2,040 425 1,375 115 265 XXX 105 150 10 210 210 210 5 75 75 50	965 345 545 545 XXX 20 720 70 565 70 10 90 70 140 30	5, 3, 450, 810, 810, 810, 810, 810, 810, 810, 81	680 300 325 XXX 20 645 60 510 60 10 65 50 -	1, 765 1, 765 1, 085 1, 085 70 330 3XX 215 105 - 240 185 20 275 220 45 5	25 2.860 1,485 1,205 1,205 1,205 170 3,810 175 350 215 15 425 220 190	6,555 1,785 4,395 165 205 1,335 XXX 850 395 395 390 760 30 445 200 245	20 2,600 1,430 1,010 4,130 4,130 4,130 175 3,735 160 60 305 175 15 400 205 185	4, 435 1, 480 2, 670 135 145 1, 205 XXX 800 340 15 5725 545 175 210	Assigné (3) 233 2331 2333 2338 Assigné (3) 234 2341 2343 2349 Assigné (3) 235 Assigné (3) 235 2351 Assigné (3) 239 2391 2399 Assigné (3) Grand groupe 25 -
300 300 220 45 35	85 85 XXX 60	225 225 165 35 25	45 45 XXX 30	390 390 305 75 20	165 170 XXX 75 20	320 320 245 60 20	125 125 XXX 45 10	2,160 2,165 1,830 275 55	340 340 XXX 160 15	2,015 2,020 1,745 230 45	225 225 XXX 105 10	Assigné(3) Grand groupe 27 –
2,640 835 275 540 25 1,010 285 580 80 60 790 285 120 XXX 60	8,520 740 175 560 55,775 3,540 1,340 675 2,15 2,005 510 480 100 325	435 110 320 10 680 220 385 50 35 475 180 45	3,360 370 60 310 5 2,295 1,455 495 220 125 700 200 80 50	4,080 820 490 300 25 1,800 615 950 180 60 1,455 425 XXX	11,060 650 370 255 15 7,035 4,290 1,165 1,380 195 3,375 790 1,470 185 4,15	2,850 515 335 170 10 1,310 460 680 120 45 1,020 435 235 XXX 60	3,925 275 160 95 20 2,410 1,350 425 545 85 1,245 335 440 90	15,645 2,465 1,825 600 35 10,365 3,575 6,540 80 170 2,815 1,390 230 XXX	16,815 805 405 370 30 13,030 9,125 3,280 290 335 2,975 840 380 265 855	15, 125 2,320 1,795 490 35 10,210 3,535 6,450 60 170 2,595 1,310 175 XXX 215	14.650 635 350 255 20 11.640 8,190 3,005 175 265 2,375 700 195 210 765	Enseignants et personnel assimilé 271 2711 2711 2719 Assigné (3) 273 2733 2739 Assigné (3) 279 2791 2792 2793 2795

93-112

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

		- N	orked SINC	e January	1, 1860 *	мувпт т	dvalite	Gebals 1	e iei jan		4805	
			Fais	In the	e labour de la pop		ctive (2)	-	Ауг		lié en 198	5
Occupation	Tote	s1 -	Tota	al	Emplo Person occup	nnes	Unemp Personr chôm	nes en	Tota	Tot	Most full Surtout a	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
itish Columbia † ontinued)												
2797 2799 Assigned (3) Major group 31 -	1,035 345 165	675 875 315	935 320 140	620 710 225	860 305 140	565 620 175	80 15 -	551 901 50	1,005 345 165	655 800 280	845 260 135	4 3 1
Occupations in medicine and health 311 3111 3111 31113 3115 3117 Assigned (3) 313 3130 3131 3132 3134 3135 3136 3137 3136 3137 3136 3137 3136 3151 3155 3156 3155 3156 3158 3161 3159 Assigned (3)	16. 170 7. 480 4. 825 1. 735 300 280 140 4. 945 XXX 1. 475 455 XXX 1. 305 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 870 155 3. 745 1. 030 XXX XXX 880 XXX 880 XXX 890 95	58, 155 1, 680 1, 980 200 300 43, 455 1, 785 26, 315 26, 315 7, 755 1, 340 550 1, 340 550 1, 340 550 1, 395 13, 040 850 533 200 1, 020 3, 700 3, 905 280 1, 325	15,500 7,250 4,665 1,695 290 265 125 4,680 XXX 1,430 405 XXX 1,235 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	54,010 1,510 1,055 25 40,170 24,575 25 1,710 24,575 25 1,270 485 1,270 485 1,720 1,070 12,225 810 500 300 970 270 270 1,735 265	15,055 7,195 4,640 1,680 265 120 4,400 XXX 1,380 370 XXX 1,110 XXX XXX XXX 775 115 3,455 970 XXX 320 XXX 540 255 50	51,365 1,585 1,050 XXX XXX 25 38,235 1,675 23,715 XXX 1,745 6,555 300 1,220 4,800 1,550 945 11,540 785 460 275 935 3,340 245 1,675 935 1,675 935 1,575 935 1,575 935 1,575 935 1,575 935 1,575 935 1,575 1,5	450 55 30 15 5 280 XXX 50 35 35 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 120 120 120 XXX 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2,645 20 	15,900 7,435 4,795 1,715 1,715 1,715 1,405 140 4,835 1,435 450 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,025 1,0	56,380 1,665 1,085 XXX XXX 25 42,045 1,770 25,570 XXX 1,930 7,420 345 1,320 505 1,650 1,265 12,670 820 535 1,065 3,665 1	14,055 6,865 4,510 1,585 290 235 95 4,030 XXXX 1,170 385 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	34.9 1.1 7 25.0 25.0 1.3 14.8 X 1.1 4.5 2.7 3 3 1.0 8.6 6 2.6 2.6 2.6 2.1 1.1
Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 3311 3313 3314 3315 Assigned (3) 3332 3332 3334 3335 3337 3339 Assigned (3) 3351 Assigned (3) 3351 Assigned (3) 3357 3359 Assigned (3) 3360 3370 3375 3379 Assigned (3)	15,045 4,450 860 720 1,620 1,085 140 4,825 940 1,565 XXX 340 870 615 200 1,990 1,805 70 3,775 480 1,195 1,030 600 1,655	11, 485 4, 330 890 1, 760 1, 170 5, 175 385 520 250 255 1, 925 1, 925 1, 925 1, 925 1, 925 2, 175 3, 055 2, 175 4, 185 2, 175 2, 175 4, 185 2,	13, 870 4, 215 800 670 1, 555 1, 030 1, 555 1, 450 280 850 590 155 1, 865 1, 865 1, 700 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	10,025 3,905 810 1,595 1,080 315 90 1,880 420 225 190 XXX 350 65 1,755 1,555 1,555 1,555 1,645 375 XXX	12, 285 3, 935 765 600 1, 465 110 3, 935 880 1, 180 515 140 1, 730 1, 605 45 2, 680 410 940 665 405	8,905 3,550 730 1,455 1,015 270 325 385 195 195 140 2,135 210 1,420 40 2,135 210 1,435 295 XXX 75	1,590 285 40 75 90 70 10 590 35 270 0 0 0 0 15 130 100 100 115 240 115 240	1,120 360 80 145 60 45 20 250 35 55 5 5 5 180 135 5 5 5 20 20 250 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14,225 4,245 795 690 1,560 1,045 1,550 915 1,465 825 570 1,760 1,935 1,760 3,485 4,75 1,760 1,935 1,140 1,14	10,760 4,025 825 1,640 1,110 355 2,040 370 240 240 240 245 1,800 1,800 1,800 1,800 1,905 40 2,885 2,855 1,930 415 XXX	10,120 3,310 525 550 1,270 840 90 3,030 820 730 XXX 200 645 355 1,475 1,350 555 2,300 760 500 360 70	5,7 2,3 3 9 7 1,2 2 2 2 1,1 1,0 1,0 2,4 4,2 2,3
Clerical and related occupations 411 4110	50.725 805 XXX	224,085 50,350 355	47,435 735 XXX	203,300 45,800 325	43,530 670 XXX	185,935 42,235 310	3,905 70 XXX	17,365 3,565 15	48,490 785 XXX	212,925 48,325 345	38,830 575 XXX	138,9

Tableau 2. (suite)

Total   Mostly   Full time   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Surtout à surtout à
Nostly   full time   Surtout à plein   temps   Total   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Surtout à s
185
185 185 110 75 200 150 165 55 615 315 570 275 2797 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65
1,750
et littéraire et

XXX 25 XXX 15 XXX 55 X.

Voir note et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

				In th	e labour f	orce (2)			Ауа	Worked in nt travai	1985 - llé en 1985	5
			Faise	ant partie	de la popi	ulation a	ctive (2)			Tota	a l	
Occupation	Tota		Tota	ı	Person occup	nes	Unemp i Personr chôm	es en	Tota	a l	Most full Surtout i	time a plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
British Columbia ‡ (continued)												
4111 4113 Assigned (3) 413 4130 4131 4133 4135 4137 4139 Assigned (3) 414 4140 4141 4143 Assigned (3) 415 4150 4151 4155 4157 4159 Assigned (3) 416 Assigned (3) 417 4170 4171 4172 4173 4175 4177 4179 Assigned (3) 419 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4197 4199 Assigned (3)	610 XXX 45 11, 405 630 6, 110 3, 185 675 XXX XXX 515 2, 700 280 250 2,050 1,30 16,825 1,225 495 7,375 6,320 285 405 7,55 575 30 7,585 705 685 575 575 30 7,585 1,980 XXX XXX 495 1,980 XXX XXX 495 1,980 XXX XXX 495 1,980 XXX XXX 495 1,980 XXX XXX XXX 495 1,980 XXX XXX XXX 495 1,980 XXX XXX XXX 1,980 1,980 XXX XXX XXX 1,980 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 XXX XXX 1,980 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 XXX 1,980 1,	43,555 4,905 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,535 1,540 1,575 1,030 10,825 4,90 10,825 4,90 10,825 4,90 10,825 4,00 10,825 4,00 10,825 1,030 1,030	560 XXX 355 10.610 600 5.720 2.975 650 XXX XXX 390 2.550 2.550 1.910 110 15.830 1.155 7.085 5.850 605 650 1.57 7.040 630 615 600 630 2.510	39, 89c 4, 380 1, 205 80, 375 2, 555 39, 556 10, 215 485 655 8, 805 1, 205 10, 215 485 655 8, 805 1, 205 10, 215 485 10, 205 11, 205 1	525 XXX 355 9,790 600 5,305 2,730 580 XXX XXX 320 230 1,785 420 8,405 5,275 5,275 5,100 490 395 5,100 6,565 5,275 5,100 6,565 5,275 5,100 6,565 6,565	36, 985 3, 890 1, 045 73, 620 2, 470 36, 760 25, 695 5, 775 440 2, 070 9, 440 470 595 8, 140 2, 070 595 8, 140 2, 070 595 8, 140 2, 070 1, 590 2, 775 1, 590 2, 775 2, 775	35 XXX 820 4 15 255 7 75 XXX XXX 655 180 130 20 1,540 575 45 46 40 410 110 110 110 110 110 110	2,900 485 160 6,750 60 6,750 80 60 285 775 280 80 80 805 715 20 30 205 335 430 355 430 355 430 355 430 355 430 355 430 110 100 155 655 655 655 655 655 755 100	595 XXX 400 10,755 6850 2,895 6600 XXX XXX 440 2,620 250 1,985 1,220 16,155 1,220 16,155 1,220 16,155 1,220 16,155 1,200 1985 6,065 6,065 6,065 6,065 1,910 XXX 465 500 315 10,170 1,070 1	41,975 4,555 1,445 83,920 2,595 41,845 29,480 5,100 6,165 5,505 10,470 4,700 8,990 305 5,635 3,315 5,635 3,315 5,500 25,500 25,500 1,635 1,815 3,315 15,035 1,035	430 XXX 25 7,880 590 4,815 1,360 575 XXX XXX 315 2,340 265 225 1,745 1,745 1,745 1,745 1,75 4,320 255 440 415 335 1,15 6,155 6	31,0 3,0 47,1 26,6 11,2 4,6 11,2 4,6 11,3 3,3 1,3 2,1 1,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Major group 51 - Sales occupations 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigned (3) 517 5170 5171 5172 5173 5174	81,870 62,965 8,915 865 4,280 37,975 1,165 2,055 4,735 660 2,320 16,500 1,835 3,250 7,165 2,250 800	75,975 65,620 5,805 XXX 1,050 50,970 1,810 495 1,345 1,610 2,420 8,340 650 2,130 3,755 665 665	77,715 59,490 8,635 845 4,180 36,310 1,090 1,540 4,210 600 1,985 15,980 1,790 3,155 6,955 2,185 780	66,685 57,380 5,385 XXX 1,000 44,985 1,400 395 1,175 1,230 1,710 7,830 610 2,045 3,535 645 525	72,670 55,030 8,385 790 4,035 33,645 940 1,490 3,485 485 1,780 15,480 1,775 3,050 6,810 2,110 695	60,245 51,550 5,015 XXX 945 40,545 1,285 365 970 885 1,460 7,435 595 1,970 3,340 630	475 10 105 150 75	6,440 5,835 370 XXX 5,445 110 30 205 345 250 400 15 70	78,545 60,120 8,755 840 4,235 36,420 1,050 4,200 595 2,130 16,065 1,810 3,195 6,975 2,205 780	69.985 60.170 5.555 XXX 1,010 46.970 1.530 440 1.180 1.320 2.040 8.045 640 2.085 3.585 655	63,525 46,880 8,220 785 4,065 28,965 690 240 2,045 3,90 1,480 14,610 1,660 2,995 6,330 1,955 705	33. 26. 4. 18.

Tableau 2. (suite)

			Worked	since Jar	nuary 1, 19	185 - Ay	ant travai	llé depuis	le 1er jan	vier 1985				T
L					Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	985					
	1-26 w	eeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	aines	49-52	weeks -	49-52 sema	aines		
	Tot	tal	full Surtout	tly time - à plein nps	Tot	al	Mos full Surtout tem	time à plein	Tot	a !	Most full  Surtout tem	time à plein	Profession	
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		No
													Colombie- Britannique † (suite)	
The second secon	115 XXX 100 2,795 55 1,150 1,215 XXX XXX 170 440 100 303 3,110 85 85 1,285 1,390 1,285 1,390 1,285 1,390 1,285 1,390 1,285 1,390 1,285 1,390 1,285 1,390 1,285 1,285 1,390 1,285 1,390 1,285 1	7,880 1,300 19,835 265 8,180 9,290 895 145 145 1,955 1,645 40 8,5 3500 XXXX 95 90 1,280 1,170 65 6,835 330 1,270 105 235 330 8,520 270 180 350 350 2,440 390	500 XXX 100 1,525 7600 4700 1155 XXXX 1000 301,820 245 400 915 6000 700 400 9100 1100	4,390 620 7,795 170 3,935 2,660 435 40 110 450 0 85 1,065 70 925 355 355 55 55 50 40 3,285 2,110 40 295 5005 30 1,120 90 485 2,936 1,930 1,120 195	105 XXX 1,970 60 960 655 135 XXX XXX 95 320 70 245 245 25 1,525 1,525 1,525 1,090 1,090 1,15 1,525 1,090 1,090 1,15 1,525 1,090 1,09	9, 155 1, 060 315 17, 370 395 8, 000 7, 120 1, 030 635 2, 200 7, 120 1, 950 1, 950 1, 950 1, 950 3, 535 5, 500 450 1, 950	95 XXX 55 1,320 55 745 310 105 55 285 285 205 100 2,510 100 105 1,290 110 80 80 85 85 75 1,385 55 1,385 55 1,385 55 1,385 65 40 240 180 XXX XX  6,060 710 195 8,310 300 4,395 2,470 670 65 60 350 1,730 60 70 1,570 65 840 40 65 25 840 40 85 25 840 2,165 3,190 80 2,165 3,190 80 2,165 85 230 40 10 105 100 4,515 205 155 685 330 90 1,945 830 1,945 830 1,945	370 XXX 300 5,985 520 3,745 1,030 390 XXX XXX 1,840 240 150 1,380 6,815 9,815 9,815 9,815 9,815 1,375 4,290 220 225 52,115 1,375 1,3	24,925 2,195 760 46,710 2,035 25,670 4,235 2,670 40,00 435 1,180 6,320 400 435 5,330 1,085 280 1,085 1	290	20, 640 1, 755 540 31, 010 1, 715 18, 335 5, 155 3, 540 250 250 8, 715 385 5, 715 385 5, 715 385 5, 715 385 5, 715 385 5, 715 385 5, 715 385 5, 715 5	4111 4113 Assigné (3) 413 4130 4131 4133 4133 4133 4133 4133	1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 15 6 17 18 19 20 1 22 3 24 5 22 6 22 8 29 3 3 1 2 22 3 3 3 4 5 3 6 3 7 3 8 9 3 4 0 4 1 2 4 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
exalana.	14, 165 12, 170 725 105 325 7, 150 420 455 2, 135 245 605 1, 615 115 275 650 215	21,035 18,985 790 XXX 115 14,995 755 155 590 725 853 1,175 645 45 45	7,880 6,570 560 85 2655 4,110 210 855 90 350 1,095 65 190 450 90	6,675 5,845 430 XXX 75 4,355 195 260 325 705 20 125 365 30 90	14,035 10,910 1,030 1,15 595 6,945 2,40 405 900 145 525 2,800 195 485 1,345	16.435 14,425 905 XXX 225 11.750 90 325 300 495 1,650 100 370 810	10, 175 7, 575 900 100 520 4, 875 165 65 475 115 360 2, 365 160 440 1, 120 335	6, 970 5, 565 600 XXX 175 4, 150 15 190 85 270 1, 235 80 270 620 100	50,350 37,045 7,000 620 3,315 22,320 1,025 1,160 200 1,005 11,650 1,500 2,435 4,980 1,575 4,90	32,510 26,755 3,865 3,865 3,865 20,230 460 190 270 295 695 5,225 5,10 1,495 2,130 460 300	45,470 32,740 6,760 605 3,275 19,980 125 715 180 770 11,150 1,430 2,370 4,760 1,480 4,60	20,075 15,150 3,170 XXX 565 10,380 225 25 135 150 425 4,575 4,365 1,365 1,800 285	Vente 513/514 5130 5131 5133 5135 5141 5143 5145 5149 Assigné(3) 517 5170 5171 5172 5173 5174	47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 63

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

				Fais	In th	e labour f		ctive (2)		Aya	Worked in int travai	llé en 198	5
Occupat	ion	Tota		Tota	a I	Emplo Persor occup	nnes	Unemp Persons chôm	nes en	Tota	a f	Most full: Surtout i	time à plei
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
British Columb (continued)	oia †												
5177 5179 Assigned 519 5191 5193 5199 Assigned		400 310 490 2,400 500 1.270 335 55	XXX XXX 255 2,015 295 XXX 1,445 80	385 300 410 2,260 480 1,220 270 45	XXX XXX 185 1,470 270 XXX 990 45	370 275 390 2,155 465 1,160 255 40	XXX XXX 150 1,260 250 XXX 815 40	20 25 20 105 20 60 10	XXX XXX 40 210 25 XXX 175 5	380 305 415 2,360 495 1,250 320 50	XXX XXX 235 1,780 295 XXX 1,235	345 275 340 2,035 480 1,100 205 30	
Major group Service occ 611 6111 6111 61113 6115 6116 6117 6119 Assigned 6120 6121 6123 6125 6129 Assigned 6133 6133 6133 6133 6133 6134 6144 6144	d (3)  d (3)  d (3)	102,980 28,445 3,985 5,915 440 1,185 2,045 5,460 1,200 34,055 15,365 1,455 1,555 1,560 1,710	139,535 5,095 XXX 540 XXX 2,350 XXX 480 1,130 65,180 4,275 13,005 3,320 36,465 5,010 3,110 13,005 5,500 6,590 XXX XXX XXX XXX 1,335 4,430 9,115 1,335 1,775 1,355 1,775 1,500	94,895 27,710 3,750 5,765 405 8,380 1,980 5,265 1,125 1,040 31,985 3,910 14,295 2,475 8,775 1,230 4,275 8,775 1,230 4,275 4,575 XXX 2,045 465 250 160 1,530 280 545 XXX 2,045 465 250 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530 280 1,530	119, 725 4, 505 XXX 525 XXX 1, 985 1, 050 140 56, 325 3, 920 11, 095 3, 1920 11, 195 4, 440 2, 350 11, 145 4, 770 5, 655 1, 180 10, 305 11, 180 10, 305 11, 180 11, 180	85, 190 26, 090 3, 550 5, 705 385 7, 595 1, 905 5, 035 980 98, 160 3, 590 12, 540 2, 170 7, 760 1, 115 3, 820 2, 780 2, 265 3, 820 2, 780 2, 7	104,560 3,955 XXX XXX 400 925 48,445 3,500 94,080 1,930 9,720 4,080 1,930 9,720 4,335 4,775 XXX XXX 440 24,270 3,380 1,120 1,575 9,190 3,700 255 55 1,120 1,575 55 51 5,100 540 9,700 3,800 540 9,700 3,800 5540 9,700 3,800 5540 9,700 3,800	9,705 1,615 210 60 15 785 785 325 1,785 310 1,020 180 235 455 300 115 455 220 55 30 115 455 220 55 30 115 455 220 55 30 115 455 220 55 30 115 455 220 55 30 115 455 220 220 55 30 115 455 220 220 55 30 115 45 20 220 55 55 30 220 255 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	15. 185 550 XXX 20 XXX 320 0 120 120 157 7.880 415 1.680 620 4.475 380 425 1.430 435 880 XXX XXX 80 2.585 390 60 110 1.120 355 180 120 455 180 120 455 180 120 455 180 120 150 160 120 15385 750 655	94,880 28,580 3,955 5,855 435 8,660 2,040 5,375 1,175 1,075 30,770 3,945 13,575 2,445 8,415 1,225 1,170 4,380 3,105 320 4,151 3,575 520 240 170 1,560 290 560 XXX 5375 520 240 170 1,556 60 24,950 1,555 15,025 5,695 1,555 1,105	124,585 4,725 XXX 535 XXX 2,120 1,095 165 7,870 4,150 11,585 3,145 31,875 4,150 11,585 5,230 5,715 5,230 5,715 5,230 5,715 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 1,665 11,725 11,725 11,725	68,000 24,840 3,735 5,685 345 1,930 4,980 820 900 19,385 3,530 9,135 1,720 3,505 2,560 220 280 2295 145 3,505 255 250 70 120 1,160 260 435 XXX 1,800 420 255 555 550 70 120 1,160 260 435 XXX 315 50 15,605 1,270 10,010 2,775 665	28 3 3 6 6 1 1 12 2 2 1 1 1 5 5 2 2 1 1 5 5 2 2 1 1 5 5 2 2 1 1 5 5 2 2 1 1 5 5 2 2 1 1 5 5 2 2 1 1 5 5 2 2 1 1 5 5 5 2 2 1 1 5 5 5 2 2 1 1 5 5 5 2 2 1 1 5 5 5 2 2 1 1 1 5 5 5 2 2 1 1 1 1
Farming, horticulturenticu	bandry s	31,320 7,420 7,310 105 23,905 1,160 2,850 4,130	17,075 1,995 1,960 35 15,085 305 1,855 5,590	28,325 7,080 6,985 95 21,250 1,125 2,615 3,380	14,015 1,760 1,745 20 12,255 275 1,690 4,185	24,955 7,020 6,945 75 17,935 1,050 2,275 2,440	10.525 1,740 1,720 15 8,785 225 1,525 2,415	3,375 55 40 15 3,315 75 335 945	3,495 20 20 - 3,475 45 165 1,775	28,750 6,930 6,875 50 21,820 1,145 2,640 3,845	15.710 1,850 1,820 30 13,865 285 1.755 5,225	20,755 5,540 5,520 25 15,215 1,050 1,925 2,595	9 1 1 1 8

Tableau 2. (suite)

						- donnée							_
		MOTREG !	since Jar			ant travail Ayant trava			vier 1985				
1-26 w	eeks - 1	1-26 sema	ines			27-48 sems	1		weeks -	49-52 sema	ines		
Tot	tal			Tot	al	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	o l	Most full Surtout tem	time à plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		,
												Colombie- Britannique † (suite)	
60 65 110 375 20 195 115 25	XXX XXX 50 880 40 XXX 755 35	45 45 70 220 20 140 45	XXX XXX 40 120 30 XXX 70 25	40 55 100 325 25 200 75	XXX XXX 45 365 55 XXX 245	30 50 80 240 20 145 55	XXX XXX 30 170 40 XXX 100 10	280 185 205 1,660 450 855 140 20	XXX XXX 140 530 195 XXX 230 15	270 185 190 1,580 440 825 110 20	XXX XXX 75 360 165 XXX 115	5177 5179 Assigné (3) 519 5191 5193 5199 Assigné (3) Grand groupe 61 - Travailleurs	1 2 3 4 5 6 7 8
26.885 4.705 605 240, 55 2.320 585 4.000 505 4.705 510 1.110 605 105 105 105 105 1105 1155 125 126 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1150 115	47,140 1,535 XXX 35 XXX 855 XXX 65 3500 85 23,215 4,75 870 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,380 1,255 1,180 1,945 1,570 1,570 1	2, 955 445 175 40 1, 315 225 1, 600 3, 395 2, 335 2, 270 1, 130 2, 335 435 435 45 600 145 45 600 2, 335 560 2, 335 2, 335 2, 335 2, 335 2, 335 2, 335 2, 335 2, 335 2, 335 2, 35	18,580 770 XXX 30 XXX 415 50 8,665 545 2,200 370 4,540 4,510 5625 1,035 XXX XXX 135 4,510 505 970 2,000 450 400 351 195 110 365 157 30	19.310 4.080 295 515 50 1.910 170 760 225 150 7.865 100 2.175 295 300 1.040 665 105 125 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	32,500 1,080 XXXX 800 XXXX 550 275 15,900 8,910 1,190 1,085 1	13,035 3,160 265 475 35 1,285 670 135 135 1,355 4,995 4,995 1,055 530 455 1,055 530 95 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10	17, 015 545 XXX 555 XXX 275 XXX 25 1300 15 7,955 3,825 310 1,610 695 820 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	48, 685 19, 790 3,055 5,105 5,105 655 12,335 555 555 665 12,335 1,235 2,495 325 2,495 325 2,225 110 130 70 85 5,355 2,225 1,25 3,65 2,225 1,25 3,65 2,225 1,25 3,65 2,225 1,25 3,65 2,225 1,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3	44,945 2,115 2,115 400 400 18,750 60 18,750 2,225 4,030 1,285 8,440 2,145 1,535 2,25 1,350 4,165 1,535 2,25 1,350 4,165 1,350 4,165 1,350 4,165 1,350 4,165 1,350	41,860 18,720 3,020 5,030 275 3,840 1,580 3,925 9,795 2,430 4,410 995 1,520 190 245 1,510 100 2,095 XXX 1,315 85 340 100 25 720 190 305 XXX 1,315 85 110 100 2,95 XXX 1,315 85 110 100 2,95 XXX 1,315 85 110 100 2,95 1,520 190 1,50	29,300 1,590 2,805 390 390 20 11,525 50 11,525 50 11,525 50 12,420 965 3,555 2,420 965 3,555 6,500 665 3,080 610 1,775 1,365 150 810 215 1,365 150 4,500 810 215 1,365 1	specialisés dans les services 511 6111 6111 6111 6112 6113 6115 6116 6117 6119 Assigné (3) 612 6120 6121 6123 6125 6129 Assigné (3) 613 613 6130 6133 6135 6139 Assigné (3) 614 6142 6143 6144 6145 6147 6149 Assigné (3) 616 6160 6162 6162 6165 6169 Assigné (3) 619 6190 6191 6199 Assigné (3)	9 14 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
11,415 740 725 15 10,680 235 910 2,625	8,630 260 250 10 8,370 140 500 3,935	405 400 5 6,270 195 545 1,605	5,575 90 95 - 5,490 125 270 2,860	6,090 1,185 1,180 10 4,900 230 455 615	2,595 325 320  2,270 65 270, 610	•	1,540 180 175 5 1,360 45; 115 390	11,250 5,005 4,975 30 6,245 675 1,275 610	4,485 1,260 1,250 10 3,225 75 985 685	9,575 4,325 4,315 10 5,245 645 1,030 525	2,725 860 845 15 1,865 65 435 485	Grand groupe 71 - Agriculteurs, horticulteurs et éleveurs 711 7111 (4) Assigné (3) 718/718 7180 7183 7185	5 5 5 5 5 5 5 5

Table 2. (continued)

2 - 179

				Norked sinc	e January	1, 1985 -	Ayant t	ravaillé	depuis	le 1er janv	rier 1985		
				Fair		ne labour f		ctive (2)		Ауа		lié en 198	35
	Occupation	Tota	1	Tota		Employ Person occupé	ved nes	Unemp I - Personr chôm	oyed nes en	Tota	Tot	Mos full Surtout tem	time à plein
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	British Columbia † (continued)												
1 2 3 4 5	7195 7196 7197 7199 Assigned (3)	10,395 XXX 880 3,315 1,125	3,110 280 XXX 3,065 745	9.505 XXX 795 2,910 870	2,680 205 XXX 2,625 470	8,410 XXX 660 2,375 690	2,200 95 XXX 1,915 315	1,095 XXX 135 535 180	480 115 XXX 710 150	9,475 XXX 800 3,010 865	2,750 250 XXX 2,845 635	6,530 XXX 565 1,980 550	1,575 130 XXX 1,780 350
6. 7: 8 9 10	Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 7311 7313 7319 Assigned (3)	7.765 7.770 840 5,500 835 485	1,245 1,245 XXX 745 400 95	6,485 6,485 740 4,570 720 370	940 940 XXX 535 340 60	3,915 3,915 505 2,605 575 175	530 530 XXX 265 235 30	2,565 2,565 240 1,960 145 200	405 405 XXX 270 105 30	7,490 7,490 820 5,320 785 460	1, 155 1, 155 XXX 720 340 80	5,925 5,920 750 4,150 605 340	855 855 XXX 545 245 65
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7519 Assigned (3)	29.540 29.540 3.320 2.780 8.690 1.060 6.835 3.100 2.365 1.395	2,215 2,215 XXX 435 315 XXX 915 XXX	27, 685 27, 685 3, 195 2, 345 8, 205 1, 015 6, 565 2, 960 2, 215 1, 180	1,740 1,745 XXX 330 225 XXX XXX 735 XXX	20,775 20,775 2,860 1,415 5,700 895 4,835 2,365 1,865 835	1,270 1,270 1,270 xxx 190 150 xxx xxx 575 xxx 25	6,910 6,905 340 930 2,505 120 1,730 595 350 345	470 470 XXX 140 80 XXX XXX 165 XXX 25	28,340 28,335 3,285 2,600 8,325 1,045 6,680 2,845 2,310 1,245	2.000 2.000 XXX 410 285 XXX XXX 775 XXX	24,870 24,870 3,135 2,055 7,180 940 5.190 2,280 2,270 1,015	1,440 1,440 xxx 305 215 xxx xxx 530 xxx 530
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	7713 7715 7717 7718	7,330 7,330 1,165 750 1,220 465 1,545 960 940 280	310 315: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6,870 6,870 1,125 695 1,175 445 1,485 840 870 240	275 280 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10	5,210 5,210 975 320 815 365 1,340 665 555	205 205 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,665 1,665 145 380 355 75 150 180 310	70 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	7, 135 7, 135 1, 155 745 1, 195 440 1, 530 915 885 270	305 300 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	6,700 6,700 1,130 690 1,110 395 1,485 840 820 230	245 245 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
32 33 34 35 36 37 33 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	8118 Assigned (3) 813/814 8130 8131 8137 8148 8149 Assigned (3) 815 Assigned (3) 816/817 8160 8161 8165 8179 Assigned (3) 821/822	45, 785 1, 190 455 20 3, 255 410 430 355 985 75 1, 225 330 1, 990 280 300 255 670 75	10,965 55 XXX 95 XXX XXX XXX XXX XXX	43,685 1,110 415 20 3,080 330 400 420 335 905 70 1,180 320 25 1,880 260 290 245 650 50 10,385	9,255 45 XXX 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	39,375 950 320 15 2,585 305 370 280 715 65 1,020 275 25 1,735 255 270 230 580 8,885	7, 025 35 327 85 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327	4,310 160 95 5 495 55 55 50 195 10 165 45 - 145 5 15 15 65	2,225 10 XXX 10 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	44,310 1,165 435 20 3,090 350 400 420 340 905 1,185 325 275 290 255 651 10,695 975	10,360 55 XXX 95 XXX XXX XXX XXX XXX	39,540 1,135 425 15 2,940 3454 385 810 75 1,085 310 15 1,840 270 275 5250 6355 60 8,710	75 XXX XXX XXX XXX 215 XXX 210 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tableau 2. (suite)

			ier 1985	ie ter janv	lé depuis	nt travail	185 - Ays	nuary 1, 19	inće Jan	Worked s		
				85	illé en 19	Ayant trava	1985 -	Worked in				
	Bines	49-52 sema	reeks -	49-52	ines	27-48 sema	weeks -	27-48	ines	-26 sema	eks - 1	1-26 w
Profession	time à plein	Most full Surtout tem	1	Tota	time plein	Most full - Surtout i tem	e l	Tot	time à plein	Most full - Surtout tem		Tot
	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
Colombie- Britannique † Suite)												
7195 7196 7197 7199 Assigné(3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs	260 20 XXX 510 65	2,090 XXX 135 635 160	405 45 XXX 875 125	2,415 XXX 190 840 215	455 45 XXX 255 40	2,005 XXX 160 420 100	700 85 XXX 465 55	2,700 XXX 180 580 140	855 65 XXX 1,015 240	2,440 XXX 270 925 285	1,640 120 XXX 1,505 455	4,360 XXX 430 1,595 515
et travailleurs assimilés 731 7311 7313 7319 Assigné(3) Grand groupe 75 -	40 35 XXX 10 25	610 610 110 270 180 30	50 50 XXX 30 30	775 770 110 400 210 30	115 120 XXX 50 45 15	1,175 1,170 170 800 115 70	140 145 XXX 70 55 15	1,385 1,390 180 935 160 85	700 705 XXX 470 180 50	4,145 4,145 475 3,075 310 240	950 950 XXX 625 255 70	5,325 5,325 525 3,985 410 345
Traveilleurs forestiers et bücherons 751 7510 7510 7511 7513 7516 7517 7518 7519 Assigné(3) Grend groupe 77 Mineurs, carriers,	125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	4,990 4,990 1,440 305 795 375 1,230 255 420 170	200 200 XXX 20 50 XXX XXX 55 XXX	5,260 5,260 1,470 315 860 375 1,275 325 440 205	285 285 XXX 40 20 XXX XXX 65 XXX	11,275 11,275 1,210 425 3,710 420 3,510 585 1,070 350	385 385 XXX 60 300 XXX XXX 120 XXX 20	12,240 12,240 1,245 500 4,055 465 3,690 710 1,150 415	1,035 1,030 XXX 255 160 XXX XXX 435 XXX 25	8,600 8,600 1,325 2,675 145 1,450 1,445 580 495	1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 205 1,	10,835 10,840 570 1,780 3,410 200 1,720 1,810 725 620
foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 7710 7711 7715 7717 7718 7719 Assigné(3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des	75 75 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,970 2,970 715 200 295 115 820 395 345 85	90 85 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,030 3,030 715 205 300 120 825 410 355 90	100 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,940 1,935 250 255 365 200 405 205 195 60	105 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,030 2,030 260 270 390 210 410 215 210 60	65 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	1,795 1,795 165 240 450 80 260 240 275 85	110 110 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,075 2,070 180 270 500 105 290 295 320 115
Iravailleurs des industries de trensformation 811 8118 Assigné (3) 813/814 8130 8131 8137 8148 8149 Assigné (3) 815 8155 8155 8155 816/817 8160 8161 8165 8179 Assigné (3) 821/822 8210	2,650 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 15 12 13 13 13 13 13 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	23.945 765 270 5 1.745 285 225 225 400 530 145 100 1,325 215 100 1,325 215 205 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4	3,170 15; XXX 5 45; XXX XXX XXX XXX XXX 125; XXX 160 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	24, 835 775 275 10 1, 785 290 220 270 185 430 45 555 155 135 220 210 205 45 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	1,710 5 XXX -20 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 25 XXX XXX	9,970 210 100 5,745 40 120 110 85 205 335 120 - 315 40 45 35 125 125	2,545 5 XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX	11, 210 230 110 5 770 40 125, 110 90 225 155 370 125, 340 40 50 5 5 5 5 5 2, 220	2,495 15 XXX 25 XXX XXX XXX XXX 25 XXX XXX XXX	5,625 160 55 55 10 445 15 40 30 65 200 20 20 20 40 10 5 5 5 5 1,710	4,640 30 xxx 30 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	8,260 160 50 50 50 50 45 65 250 45 255 45 5 240 155 320 655 15 28,855

oir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

2 8215				Enio		ne labour f		ctive (2)		Aya		llé en 198	5
British Columbia 9 (continued)  2 2515	Occupation	Tota	11			Employ Person	yed	Unemp - Personi	oyed	Tota		Mos full Surtout	time à plein
Continued		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
2 8215													
Machining and related   23,480   895   22,550   790   19,265   625   3,290   165   22,870   815   21,145   56   56   56   56   56   56   56	8215 8217 8221 8223 8226 8227 8228 8229 Assigned (3) 823 8230 8231 8233 8235 8236 8238 8239 Assigned (3) 825 8250 8251 8253 8256 8258 8259 Assigned (3) 8256 8259 Assigned (3) 826/827 Assigned (3)	3,090 1,060 270 310 390 370 895 450 410 20,575 2,035 4,225 1,085 1,085 6,030 4,395 6,030 4,395 800 1,015 800 1,015 1,305 1,440 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75	905 2.175 710 XXX 640 XXX 875 310 420 1.155 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,975 910 235 305 355 840 425 315 1,965 4,075 1,060 375 1,690 5,760 4,245 610 5,945 780 1,000 4,245 4,245 4,245 1,	800 1,640 600 XXX 525 XXX 675 265 340 1,050 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2. 725 470 185 280 290 325 635 18,260 1,825 3,710 235 5,515 5,695 910 775 985 415 1,140 1,335 1,300 1,	575 910 350 XXX 380 XXX 405 196 960 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	245 435 55 20 60 30 205 55 140 365 20 75 465 20 75 465 100 245 100 15 150 150	125 735 250 XXX 140 270 145 90 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	3,000 1,030 250 305 380 370 855 410 395 19,900 2,010 4,105 1,710 5,820 4,170 5,820 4,170 1,050 1,050 1,050 1,050 1,290 1,425 1,290 1,425 1,290 1,425 1,290 1,425 1,290	855 2.150 XXX 830 295 375 1.100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	2,615 640 175 275 3000 335 600 320 2655 1,940 3,785 1,015 3600 1,620 5,045 3,630 475 5,715 920 780 960 430 1,155 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335	1, 08: 67: 46: XX: 38: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: XX: X
839 1,980 185 1,925 155 1,815 130 110 25 1,965 170 1,875 15	Machining and related occupations 8310 8310 8311 8311 8315 Assigned (3) 833 8330 8331 8334 8335 8337 Assigned (3) 835 835 8357 Assigned (3) 837 Assigned (3)	5.245 465 325 3.790 175 13.520 270 1.810 325 8.970 630 410 1.760 1.005 485 40 975 360 45 1.980	185 XXX XXX XXX 15 300 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 100 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5,060 430 3,670 170 12,970 12,970 12,970 1,755 2,555 1,765 3,255 8,595 4,595 450 30 920 350 40 1,925 1,580	170 XXX XXX XXX 155 260 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 95 5 105 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	4, 620 405 3, 370 145 10, 485 10, 485 240 1, 340 290 7, 085 355 265 1, 545 870 430 25 800 270 35 1, 815 1, 495	120 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	440 25 300 65 25 2,485 105 35 1,515 245 100 130 130 100 25 5 125 80 100	45 XXX XXX XXX 15 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5, 125 450 305 3, 720 3, 720 3, 720 155 13, 120 790 255 1, 785 310 8, 725 1, 785 1, 750 985 4, 751 355 9, 355 9, 355 9, 355 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,	175 XXX XXX XXX 20 265 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	4,880 45,550 3,550 145,11,975 750 220 7,910 320 1,590 430 825 325 25 1,875	666 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Tableau 2. (suite)

Total
Total   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Total   Surtout à plein   Surtout à plein   Total   Surtout à l'étal   Surtout à l'étal   Surtout à l'étal   Surtout à l
S75   S55   A00   275   A95   335   385   215   1,405   745   1,225   555   8213
ST   ST   ST   ST   ST   ST   ST   ST
710

Voir nota et renvoi(s) sur l'encert à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories,

2 - 183

			Fais		ne labour f de la popu		ctive (2)		Ауа	Worked in the travai	llé en 198	5
Occupation	Tot	al	Tota	al	Employ Person occupé	nes	Unempi - Personn chôma	es en	Tota	31	Most full Surtout tem	time à plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
British Columbia † (continued)												
8510 8513 8523 8523 8526 8529 Assigned (3) 853 8531 8533 8534 8535 8536 8537 Assigned (3) 854 8540 8541 8549 Assigned (3) 8551 8551 8551 8553 8561 8562 8563 8563 8569 Assigned (3) 857 8571 8573 Assigned (3) 857 8571 8573 Assigned (3) 858 8588 8589 Assigned (3) 858 8580 8581 8582 8583 8584 8582 8583 8584 8582 8583 8584 8582 8583 8584 8589 Assigned (3) 859 8590 8591 8592 8593 8595 8593 Assigned (3)	315 805 340 260 815 65 10.110 1785 485 485 4.615 500 2.880 700 2.880 700 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	315 795 335 235 765 50 9.765 50 9.765 460 460 4.95 280 1.740 590 2.795 185 2.355 xxx 225 275 905 xxx 270 65 1.480 550 280 75 4.135 4.650 15,390 1,580 850 1,580 850 1,100 8,585 650 5,100 8,585 8,	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	275 710 275 225 610 45 9.105 460 1.640 260 1.640 255 2.525 620 140 2.050	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	40 85 65 10 150	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	305 785 335 255 765 480 4.500 4.500 205 1.725 2.85 2.735 2.40 1.600 2.355 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.85 2.736 2.880 2.785 2.785 2.880 2.880 2.880 2.885 2.880 2.880 2.885 2.880 2.885 2.880 2.885 2.880 2.885 2.880 2.885 2.880 2.880 2.885 2.880 2.885 2.880 2.885 2.880 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	305 750 880 8.950 7456 1.515 840 8.951 7456 1.551 1.025 8.555 1.315 8.551 8.55	XXI XXI XXI XXI XXI XXI XXI XXI XXI XXI
Construction trades occupations 871 8710 8711 8715 8715 8715 8718 8719 Assigned (3) 873 8730 8731 8733 8735 8735	92,315 13,655 1,780 6,120 1,000 1,670 1,535 925 620 14,740 2,290 1,080 5,990 4,165	2,280 2,45 2,45 2,45 2,45 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47	87,105 13,010 1,665 5,915 950 1,585 1,450 895 555 14,245 2,220 1,055 5,700 4,125	1,910 210 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	71, 615 11, 255 1, 565 5, 085 850 1, 480 1, 130 690 455 12, 785 2, 080 975 4, 665 4, 010	1.575 160 XXX XXX XXX XXX XXX 5 320 XXX XXX XXX	15,490 1,760 105 825 100 105 320 205 100 1,460 140 80 1,035 115	335 50 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 XXX XXX X	88,110 13,215 1,740 5,975 965 1,600 1,470 920 545 14,370 2,260 1,070 2,745 4,145	2.080 220 XXX XXX XXX XXX XXX 15 345 XXX XXX XXX	74.200 11.665 1.640 5.165 820 1.535 1.230 820 450 13,390 2.135 1.020 5,055 4,100	1, 46 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tableau 2. (suite)

							s-échant						
				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	185					
1-26 we	eeks -	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sem	nes	49-52	weeks -	49-52 sema	ines		
Tot	al	Mos full - Surtout tem	time à plein	Tot	al	Mos full Surtout tem	time à plein	Tota	вІ	Most full t Surtout à temp	ime plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
												Colombie- Britannique † (suite)	
10 160 200 30 30 220 30 15 1.330 50 100 210 60 195 35 1.230 245 80 150 25 280 25 120 25 110 85 165 110 85 110 85 165 110 85 165 110 85 165 110 85 165 110 85 165 110 85 165 110 85 110 85 165 110 8	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10   150   200   200   200   255   165   65   65   65   65   65   65	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	65 240 100 20 230 1,720 1,720 1,75 1,260 1,40 1,85 1,55 1,260 1,40 1,85 1,55 1,260 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	65 220 90 20 210 210 25 35 185 740 120 765 130 25 450 XXX 35 60 190 00 100 50 100 3,180 3,	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	235 385 200 205 315 25 6,760 635 210 3,130 155 1,285 250 250 885 1,85 1,85 1,05 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	225 385 195 205 305 5.515 210 3.040 1.55 1.245 8.15 1.70 980 305 1.235 XXX 120 145 485 XXX 120 145 270 140 20 755 270 140 8.585 270 140 45 20 755 210 3.850 20 45 20 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850 20 3.850	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	8510 8513 8523 8529 Assigné (3) 853 8530 8531 8533 8534 8535 8536 8537 Assigné (3) 854 8540 8541 8549 Assigné (3) 8551 8553 8561 8551 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8553 8561 8562 8563 8581 8582 8583 8584 8588 8589 Assigné (3) 8588 8589 Assigné (3) 8590 8591 8592 8593 8599 Assigné (3) Grand groupe 87 - Travailleurs du	The part of the property of the part of th
7,910 3,315 245 1,385 345 320 530 310 185 2,230 160 120 1,685	1,015 105 XXX XXX XXX XXX XXX 10 65 XXX XXX	19,730 2,475 190 970 255 295 385 245 130 1,780 130 90	605 70 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 60 XXX XXX	26,960 4,240 395 2,110 405 465 400 290 175 2,780 385 160	425 60 XXX XXX XXX XXX XXX 10 35 XXX XXX	23,205 3,785 370 1,865 355 445 345 255 150 2,535 340 155 1,475	330 55 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 40 XXX XXX	33,245 5,660 1,105 2,480 215 815 540 330 185 9,365 1,710 785 2,430 3,540	640 60 222 222 223 224 245 245 245 223 2245 223 223 223 223 2245 223 223 223 223 223 223 223 223 223 22	31,260 5,405 1,080 2,325 210 800 500 315 170 9,075 1,660 775 2,230 3,540	520 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 235 XXX XXX XXX	Bâtiment 871 8710 8711 8713 8715 8718 8715 8718 8719 Assigné(3) 873 8730 8731 8733 8735	

Table 2. (continued)

			Faisa		e labour f		ctive (2)		Aya	Worked in nt travai	llé en 198	5
Occupation	Tota	1	Tota	1	Employ Person occupé	nes	Unemplo Personne chôma	es en	Tota	1	Most full Surtout	time à plei
	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
British Columbia † (continued)												
8739 Assigned (3) 878/879 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8785 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8798 8799 Assigned (3)	445 460 63,920 8,765 17,270 2,150 860 2,400 5,050 700 2,215 6,115 1,395 660 3,75 8,260 5,115 2,590	XXX 10 1.685 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	430 410 59,845 8,415 16,130 2,005 815 2,310 4,735 660 2,110 5,865 1,275 650 345 4,870 2,130	XXX 10 1,375 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	425 335 47,580 7,580 12,850 1,850 3,885 440 1,580 4,920 825 565 300 4,980 4,205 1,430	XXX 10 1.090 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	10 70 12, 265 840 3, 275 470 190 460 845 220 535 945 450 80 50 50 2, 545 665 700	285 XXX XXX XXX XXX XXX 75 XXX XXX XXX XXX	425 425 60,525 8,515 16,475 2,075 840 2,275 4,695 670 2,020 5,955 1,320 7,565 4,895 2,210	XXX 10 1.515 XXX XXX XXX XXX 410 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	415 380 49,150 7,510 13,445 1,600 625 1,735 3,355 550 1,420 5,155 1,180 605 330 6,005 3,915 1,725	
Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 9111 9113 Assigned (3) 913 9130 9131 9133 9135 Assigned (3) 915 9151 9155 9157 9159 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 917 9170 9171 9173 9175 9179 Assigned (3) 919 Assigned (3) Major group 93 - Material handling and	57, 925 3.170 1.950 800 100 4.430 720 1.295 1.025 1.025 1.025 1.020 6.400 2.295 980 1.800 2.855 785 2.55 43,385 1.560 4.165 30,130 2.750 1.380 1.380 1.380 1.380	4, 310 265 XXX 20 1955 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	55, 285 3, 015 1, 845 785 90 4, 180 590 1, 215 1, 125 990 110 5, 955 2, 150 885 1, 590 745 215 41, 595 1, 510 4, 035 3, 240 28, 955 2, 645 1, 215 3, 240 28, 955 1, 215 1, 215 1, 215 1, 215 1, 215 2,	3,890 250 XXX 15 185 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	49, 455 2, 840 1, 735 755 755 3, 990 675 1, 190 1, 045 930 1, 950 1, 950 1, 950 240 670 160 36, 905 1, 420 160 3, 885 2, 935 2, 475 965 965 965 965 965 965 965 965 965 96	3,405 230 xxx 15 1800 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	5,825 175 110 25 10 195 10 30 80 60 15 670 200 95 215 30 75 50 4,695 95 145 305 3,725 145 3,725 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	490 200 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	56, 190 3, 120 1, 920 1, 920 800 800 801 805 4, 385 710 1, 295 1, 170 1, 200 6, 265 2, 275 2, 955 1, 765 2, 275 41, 900 1, 535 41, 900 1, 535 41, 900 3, 235 29, 130 2, 665 1, 245 525 330 10	4,085 250 XXX 15 1855 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	48,760 3,005 1,830 785,95 4,285 700 1,275 1,145 995 5,670 2,095 930 1,500 240 6565 220 35,335 1,435 3,425 2,515 24,675 2,300 980 465 300 980 55	2.
related occupations, n.e.c. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 9319 Assigned (3)	28.210 28.205 1.965 1.715 9.310 5,725 3,015 4.820 490 1,095	5,295 5,300 xxx xxx 450 xxx 3,785 430 xxx 275	26,390 26,390 1,890 1,645 8,800 5,520 2,710 4,420 450 895	4,605 4,600 xxx xxx 415 xxx 3,295 350 xxx 210	22,970 22,965 1,805 1,310 7,860 4,870 2,310 3,680 375 695	3,660 3,655 XXX XXX 335 XXX 2,650 255 XXX	3,425 3,425 85 335 940 650 395 740 80 200	945 945 XXX XXX 75 XXX 645 95 XXX	27,145 27,145 1,930 1,700 8,995 5,575 2,880 4,535 460 990	4,830 4,830 XXX XXX 420 XXX 3,470 380 XXX 210	21,720 21,720 1,805 1,550 7,010 5,090 1,915 3,225 365 745	3 3 3

### Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

				Worked in	1985 -	Ayant trav	aillé en 19	85				
1-26 we	eeks - 1	1-26 sema	ines	27-48	weeks -	27-48 sema	sines	49-52	weeks -	49-52 sema	ines	
Tot	al	Most full - Surtout tem	time à plein	Tot	al	Most full  Surtout tem	time à plein	Tota	ı l	Most full Surtout tem	time à plein	Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Colombie- Britannique † (suite)
5 85 2,365 1,690 6,660 795 325 830 2,165 280 810 1,535 565 135 85 4,020 1,460 1,015	XXX XXX XXX XXX XXX Z500 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	5 60 15,480 1,185 4,830 480 215 530 1,280 195 455 1,135 465 115 65 2,880 700	480 XXX XXX XXX XXX 125 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	40 95 19,940 2,790 5,790 785 335 955 1,460 250 770 1,735 465 200 2,150 1,540 620	XXX - 330 XXX XXX XXX XXX 95 5 XXX XXX XXX XXX XX	35 85 16,890 2,460 4,955 660 255 790 1,150 225 585 1,490 435 195 90 1,850 1,200	X X X - 240 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	375 240 18, 220 4, 025 4, 020 490 185 485 1, 080 295 310 195 1, 390 1, 390 1, 390 575	XXX 10 335 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	375 230 16,780 3,860 3,665 460 410 920 130 385 2,530 280 300 180 1,270 1,730 500	XXX 10 245 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X	8739 Assigné (3) 878/879 8780 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8791 8793 8795 8796 8798 Assigné (3) Grand groupe 91 - Personnel
1, 220 450 325 555 225 345 20 80 95 135 15, 695 250 40 210 85 8, 620 138 520 85 80, 6, 215 520 85 370 110 85	1,280 55 XXX XXX 40 XXA XXX XXX XXX XXX XXX 1500 XXX XXX XXX 150 1,220 1,25 1,520 1,	7,695 385 280 00 25 315 5 80 80 125 510 230 375 25 145 75 5,550 30 30 490 4,010 380 250 85 60 -	755 45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX	15,225 460 295 1100 - 805 80 180 300 195 470 230 380 470 230 175 50 1,100 12,480 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5	1.140 50 XXX XXX 40 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	12,755 430 275 105 105 105 85 177 285 175 35 1,220 425 220 320 60 60 10,235 725 790 7,700 475 260 95 5	770 45 xxx xxx 5 300 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx	29,750 2,205 1,295 635 70 3,225 615 1,030 780 885 885 1,210 480 885 15 1,210 20,820 1,090 2,475 1,350 13,780 1,590 10,500	1,670 145 XXX XXX 10 115 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	28,315 2,185 1,285 625 70 3,200 5100 1,025 7800 695 655 3,085 1,170 475 825 1,050 19,545 1,050 2,365 1,240 12,965 1,450 4,765 1,240 12,965 1,450 4,760 1,240	1.430 145 200 115 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	, d'exploitation des transports 911 9111 9113 Assigné (3) 9130 9131 9133 9135 Assigné (3) 915 9151 9159 Assigné (3) 917 9170 9170 9171 9170 9171 9175 9179 Assigné (3) 919 Assigné (3) 919
6,695 6,690 105 385 2,070 850 1,070 1,620 175 385	1.725 1.725 XXX XXX 125 XXX 1.210 175 XXX 130	3,845 85 345 1,160 650 495	905 910 XXX XXX 75 XXX 600 95 XXX	7,280 7,280 355 515 2,540 1,660 750 1,100 115 240	1, 195 1, 195 XXX XXX 115 XXX 880 80 XXX	5,820 5,820 310 425 1,910 1,455 580 840 95	810 805 XXX 70 XXX 585 65 XXX	13,170 13,170 1,475 795 4,390 3,065 1,060 1,815 170 365	1,910 1,910 XXX XXX 180 XXX 1,380 125 XXX	12,055 12,055 1,410 780 3,940 2,985 840 1,625 155 305	1,335 1,335 XXX XXX 140 XXX 905 90 XXX	Manutentionnaires et travailleurs assimilés, n.c.a. 931 9310 9311 9313 9315 9317 9318 9319 Assigné (3)

Table 2. (continued)

Occupation  Occupation			Faiss		e labour f		tive (2)	-		Worked in it travai	lé en 1985	
	Tots	1	Tota	1	Employ Person occupé	nes	Unemp   O	es en	Tota	ı	Most full t Surtout à temp	ime plein
	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F
British Columbia † (concluded)												
Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 9510 9511 9512 9517 9519 Assigned (3) 953 9530 9531 9539 Assigned (3) 955 Assigned (3) 955 Assigned (3) 955 Massigned (3) 959 Massigned (3) 959 Massigned (3) 959 Massigned (3) Major group 99 -	10.080 3.920 375 355 1.615 325 135 4.445 705 460 3.120 160 1.015 355 695 590 10	3, 285 2, 190 xxx 555 555 xxx 495 490 115 80 0 xxx xxx xxx 10 800 690 45	9,545 3,790 360 345; 1,590 320 545; 125 4,300 2,945; 125 955; 340 30 665; 560 15	3,025 2,005 XXX 535 455 450 90 70 0 XXX XXX XXX 15,755 665 35	9, 035 3, 605 335 1, 535 285 500 110 3, 915 600 400 2, 805 320 25 600 610 610 610 610 610 610 610 610 610	2.695 1.805 1.805 2.75 2.75 2.30 75 60 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2	505 185 - 100 55 300 15 220 300 25 50 140 25 50 50 15	335 200 XXX 65 XXX 55 10 10 XXX XXX XXX - 20 0 XXX - 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	9,690 3,740 370 335 1,565 305 530 120 4,330 695 445 3,055 135 960 345 30 665 565	3,035 2,015 2,015 3,535 3,535 4,50 90 75 3,00 2,00 3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	8.705 3.305 340 320 1.455 255 415 85 4.070 655 4.25 2.880 110 795 310 15 535 445	2.000 1.25 1.25 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2
Occupations not elsewhere classified 991 9910 9918 (9921-9926) 9922 9923 9924 9925 9926 9919 Assigned (3)	18.410 18.415 520 8.590 2.100 940 1.215 1,610 995 1.730 8.360 860	3,580 3,580 1,655 565 XXX 375 XXX XXX 1,685 190	16.375 16.375 480 7.460 1.925 855 1.100 1.340 790 1.440 7.670 685	2,945 2,945 2,945 1,300 490 XXX XXX 300 XXX XXX 1,460 120	13.460 13.460 445 5.745 1,500 735 875 1,050 590 1,000 6.730 470	2,340 2,335 xxx 930 3500 xxx xxx 245 xxx xxx 1,265	2,915 2,920 35 1,715 425 130 220 295 440 940 220	505 505 XXX 370 135 XXX XXX 55 XXX 200 30	17,015 17,015 520 7,820 1,970 890 1,110 1,440 945 1,470 7,890 715	3,270 3,265 xxx 1,485 530 xxx xxx 325 xxx xxx 1,565	12,535 12,540 480 5,435 1,520 575 630 810 840 950 6,075 485	2, 1; 2, 1; 2, 1; 3; 3; 3; 3; 2; 2; X, X, 1, 0;

### Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

	Worked si	ince Jan				ié depuis l		vier 1985				
1-26 weeks -	1-25 camaia	nee			Ayant trava	aillé en 198						
Total	Mosti full t Surtout à temp	ly ime	Tot		Most full Surtout	ily time à plein	49-52 (		Most full t Surtout à temp	ly time	Profession	
M F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		N
1,280 820 510 575 10 XXX 10 135 140 XXX 90 135 135 50 445 15 70 XXX 295 XXX 30 - 185 55 85 XXX 135 130 170 5 15 6,815 1,600 6,810 1,600 55 XXX 4,025 750 810 195 310 XXX 595 XXX 860 140 510 XXX 940 XXX 940 XXX 940 XXX 940 110	345 105 55 105 55 85 200 200 125 600 125 600 4,020 300 2,385 515 195 275 425 530 1,380 225	400 275 XXX 55 XXX 45 105 35 XXX XXX XXX XXX 25 85 10 940 935 XXX 430 110 XXX XXX 430 110 XXX XXX XXX XXX 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	1.540 555 40 555 205 50 90 10 645 75 150 155 150 3.450 3.450 3.445 95 1.665 55 1.665 1.75 2.8	670 410 XXX 130 XXX 90 100 00 XXX XXX XXX 20 100 180 15 15 650 650 XXX 285 130 XXX XXX XXX XXX 210 180 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1,290 440 35,50 170 35,70 60 45,460 20 125,40 -140 135,5 1,295 475,175 180 125,255,115 115,115	400 215 XXX 80 XXX 45 10 XXX XXX - 160 145 5 425 425 XXX 200 105 XXX XXX 200 105 XXX XXX 100 100 100 100 100 100 100 100	6,875 2,670 320 270 1,220 1,55 305 55 80 600 220 220 3370 280 55 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 7,125 6,760 6,760 6,760 7,125 6,760 7,125 6,760 7,125 7	1, 535 1, 035 1, 035 1, 035 1, 035 1, 030 175 30 55 1, 015 1, 020	6.540 2.520 295 265 1.185 1.65 540 3.40 2.215 65 550 225 5 5.905 5.905 5.905 1.765 3.365 1.765 3.360 1.755 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.	1. 195 805 XXX 240 XXX 180 110 55 XXX XXX XXX 5 285 5 5 775 775 XXX 360 175 XXX XXX XXX XXX 360 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1	Colombie- Britannique † (fin)  Grand groupe 95 - Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines 9511 9512 9517 9519 Assigné(3) 953 9530 9531 9539 Assigné(3) 955 9551 Assigné(3) 955 9551 Assigné(3) Grand groupe 98 - Traveilleurs non classés ailleurs 991 9918 (9921-9926) 9921 9922 9923 9924 9925 9925 9926 9919 Assigné(3)	1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 11 4 5 1 16 17 18 19 19 10 2 11 2 2 2 3 2 2 4 5 2 6 6 2 9 3 0 3 3 1

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census - 20% Sample Data

					In th	e labour f	orce (2)				Worked in nt travai	1985 - Ilé en 1985	5
				Fais	ant partie	de la popi	ulation ad	ctive (2)			Tot	al	
	Occupation	Tota		Tota	al	Employ Person occupe	nes	Unemp Persons chôm	nes en	Tota	ł	Most full 1  Surtout & temp	time plei
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Yukon												
	All occupations Major group 11 - Managerial, administrative and	8,250	6,660	7,695	5,910	6,720	5,295	975	620	7,840	6, 190	6,935	4
	related occupations	1,025 190	665 85	1,000	625 70	970 185	565 70	30 5	60	1,010	645 75	985 190	
	Assigned (3) 113/114	720	10. 415	705	10 395	695	10 355	15	40	710	410	695	
	Assigned (3) 117 Assigned (3) Major group 21 - Occupations in	30 110 5	20 160 10	30 95 5	15 160 10	30 90 -	15 140 10	10	20	30 105 5	20 160 10	35 100 5	
	natural sciences, engineering and mathematics	420	140	415	130	400	125	20	10	405	135	400	
	211 Assigned (3)	85	20	80	20	80	15	5	5	85 5	20	85 5	
	213 Assigned (3)	35	30	35	25	30	15	-	10	35	25 -	30	
	214/215 Assigned (3)	120	20	120	20	115	20	-	-	120	20	120	
	216 Assigned (3) 218 Assigned (3)	150 5 35	45 15 30	150 5 40	40 10 30	140	40 10 30 -	10	-	135 - 30 -	45 10 35	135 - 30	
	Major group 23 ~												
	Occupations in social sciences and related fields	165	345	160	330	155	300	10	30	160	315	150	
	231 Assigned (3)	15	5	10	10	15	10	-	-	15	10	15	
	233 Assigned (3)	75 5	220 10	70	210	65	185 5	5	30	70	210 10	65	
	234 Assigned (3)	55	30	60 5	30	55	30	-	:	55 5	30	50 5	
	235 Assigned (3)	15	55	15	50	10	45	5	5	10	40	15	
	239 Assigned (3) Major group 25 -	10	30 5	10	35 10	5 -	35 5	-	-	5	30 5	5 -	
	Occupations in religion 251	40	20 15	40 40	20	40	15 20	~	-	40	15 15	40 35	
	Assigned (3) Major group 27 - Teaching and related	-	5	-	5	-	5	-	30	230	475	210	
	occupations 271	230	495	215	440	215	410.	5	-	5	5	-	
	Assigned (3) 273	165	390 15	160	365	155 15	340 15	5	25	160	380 15	140	
	Assigned (3) 279 Assigned (3) Major group 31 - Occupations in	70	100	60	75	55	70	-	5	65	95	65	
	medicine and health	50 25	285	50 20	270	50 25	235	5	25	50 25	270	45 20	
3	Assigned (3)	15	205	15	190	10	170	-	- 20	15	195	15	
5	Assigned (3) 315/316	10	15. 75	15	15	10	10 65		10	15	15 75	10	

Tableau 2. (suite)

				85	aillé en 19	Ayant trav	1985 -	Worked in				
	ines	49-52 sema	weeks -	49-52	ines	27-48 sem	weeks -	27-48	ines	-26 sema	eks - 1	1-26 we
Profession	ime plein	Most full t Surtout à temp	a l	Tot	time à plein	Mos full Surtout tem	e i	Tota	time à plein	Most full - Surtout tem		Tot
	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
Yukon												
Toutes les professions Grand groupe 11 - Directeurs, gérants, administrateurs et	2,430	3,515	2,785	3,710	990	1,445	1,305	1,625	1,375	1,970	2,100	,500
personnel assimilé 111	420 40	800 165	440 45	810 165	85 10	115 15	100 10	125 15	85 25	70	105 25	75
Assigné (3) 113/114	275	570	290	575	65	80	65	90	40	45	50	5 45
Assigné (3) 117 Assigné (3) Grand groupe 21 Travailleurs des sciences naturelles, du génie et des	105	25 70 -	105 105 5	30 70 -	15	15 5	5 <b>2</b> 5 10	5 15 5	5 25 -	20	5 30 -	20
mathématiques 211	40 15	275 50	45 15	270 50	40	50 15	40	55 10	40	75 20	50 5	80 25
Assigné (3) 213	- 5	20	5	5 20	10	- 5	10	5	10	5	15	5
Assigné (3) 214/215	5	95	5	95	10	5	10	5	-	20	-	15
Assigné (3) 215	-	80	10	80	10	25	10	25	15	30	20	30
Assigné (3) 218 Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des	15	25	5 15 -	25	5	5 - 1	5	5 5 -	5 10	5	5 10 ·	5
sciences sociales et domaines connexes 231	145°	90	165 5	95 10	55	30	75	40	50	25	80	30
Assigné (3) 233	70	45	90	45	5 - 40	5 - 5	55	5 - 5	40	-	70	-
Assigné (3) 234	5 25	35	5 20	35	5	10	5	20	-	10	70 - 5	15
Assigné (3) 235	20	5	- 25	5 5	5	5	10	5	10	- 5	5	5
Assigné (3) 239 Assigné (3) Grand groupe 25 - Membres du clergé et	20 5	-	25 5	5 -	-	5	-	5	5	-	-	-
assimilés 251 Assigné(3) Grand groupe 27 -	15 15 5	30 30	10 15 5	30 30	5	5 5 -	5	5 10 5	-	5 - -	-	-
Enseignants et personnel assimilé 271	215	140	250	150	65	35	115	40	50	30	110	40
Assigné (3) 273	205	115	235	125	40	10:	75	20	35	15	75	20
Assigné (3) 279 Assigné (3)	5 15:	30	10 20 -	10 25	20	25	45	-	15	5 15	5 35	10 20
Grand groupe 31 - Médecine et santé 311	155'	45 15	165 5	40 15	40	5	60	5	15	-	50	-
Assigné (3) 313	105	15	105	15	30	-	- 50	-	10	-	40	-
Assigné (3) 315/316 Assigné (3)	50 10	15	50 50 15	10	10 15	-	10 15	5	5	-	10	-

Table 2. (continued)

											Worked in		
				Faisa		e labour fo de la popu		tive (2)		Ayar	t travai	llé en 1985 al	
	Occupation	Tota		Tota	1	Employ Personi occupé	nes	Unemple Personne chôma	es en	Tota		Most full to Surtout i	time à plein
No.		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Yukon (continued)												
1 2 3 4 5 5 7 8 9	Assigned (3)	145 10 - 55 - 20 - 60 5	100 30 - 25 - 20 -	125 15 - 50 - 20 - 45	90 30 - 20 - 20	110 10 - 45 - 15 - 35 5	90 30 5 20 - 20	15 - 5 - 6 5 5	5 1 5 1 1 1 1 1	145 15 - 50 - 20 - 65	95 35 - 25 - 20 - 15	120 10 - 40 - 15 - 50	85 30 - 25 - 10 - 15
10 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Major group 41 - Clerical and related occupations 411 4111 Assigned (3) 413 Assigned (3) 414 Assigned (3) 415 Assigned (3) 416 Assigned (3) 417 Assigned (3) 417 Assigned (3) 417	400 5 XXX 65 XXX - 190 - - 45 - 70	2,115,570,450,20,730,365,45,90,-55,5,565,-20,400,25	380 10 XXX - 60 XXX - 180 - - 45 - 65	1,935 525 420 20 660 345 35 70 55 5 5 5 190 20 375 20	355 5 5 XXX 50 XXX 5 25 -160 	1,765 455 370 20 605 320 70 - 50 55 55 - 180 20 345 20	30 XXX 10 XXX 	175 70 45 50 25 5 - - 50 25 5 - - 30	380 10 XXX - 65 XXX 5 20 - 180 5 - - - 65	2,035 555 435 20 685 345 40 80  55 55 20 20 395 25	280 5 XXX 40 XXXX 5 25 125 - - 40 50	1,610 455 370 10 515 285 30 70 - 50 - 40 40 20 305 20
27 28 29 30 31 32 33 34	3 513/514 3 5135 Assigned (3) 1 517 2 Assigned (3) 3 519	490 445 XXX 50 40 -	465 410 300 25 45 - 10	480 430 XXX 50 40 -	395 350 250 20 40 -	450 400 XXX 45 40 -	365 320 225 15 40	30 30 XXX - - - -	35 30 25 5	490 445 XXX 50 40 - 10	430 380 275 15 45 - 5	430 380 XXX 40 40 - 5	275 245 160 10 30 - 5
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48	61 1	860 305 30 210 XXX 10 45 - 35 - 5 - 265	1,550 50 770 350 70 295 40 225 20 40 5	735 270 300 190 XXX 100 25 - - 25 - 5 15	1,310 50 - 655 305 50 255 30 185 20 35 135	650 265 30 175 XXX 5 25 - 25 - 160 15	1,110 45 - 565 250 50 180 155 175 10 35 55	85 10 - 20 0 XXX - - 5 - -	195 - - 85 55 5 65 10 15 5	770 295 30 175 XXX 10 45 - 35 - 5 - 215	1,320 45 - 640 290 45 260 25 185 15 40 5	280 30 125 XXX 5 25 - 30 -	955 45 
49 50 51	horticultural and animal husbandry cocupations 711 Assigned (3)	170 40  130	50 10 - 40	155 40 - 110	30 5 - 25	125 35 -	35 5 - 25	30 5 - 25	1	140 40 - 105	40	35	

Tableau 2. (suite)

		Worked :	since Jan	nuary 1, 1	985 - Aya	ant travai	llé depuis	le ter jan	vier 1985			
							aillé en 19	85				
-25 we	eeks - 1		tly	27-48	weeks -	27-48 sem	tly	49-52	weeks -	49-52 sema Most	ly	Profession
Tota	al	Surtout	à plein	Tot	tal	full Surtout tem	àplein	Tota	a l	full t - Surtout à temp	plein	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Yukon (suite)
65	25	55	20	35	30	25	25	50	40	40	35	Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et littéraire et personnel assimilé
10	-	5 -	-	-	5 -	-	5	5	25	-	25	331 Assigné (3)
20	5	5 -	5	25 -	15	10	15	15	5 ~	15	10	333 Assigné (3)
-	10	-	10	-	5	-		20	5	15	5	Assigné (3)
40 5	15	40 5	10	10	5 5	15	5	10	5	10	5	336/337 Assigné(3) Grand groupe 41 - Employés de bureau et
95	595 130	50	405 95	85	440 135	70	355 115	205	995 295	165	850 255	travailleurs assimilés 411
30	95 10 195	XXX - 10	70 5 125	XXX - 15	105 5 160	XXX - 15	85 - 115	20	245 5 330	XXX - 10	215 10 280	Assigné (3)
XXX	70	XXX	60	XXX 5	75 10	XXX	70	XXX	200	xxx	165	4131
5	20	5	15	-	15	-	10	15	45	20	45	
35 5	25	20	20	50	10	40	5	95	20 5	65 5	20	
-	35	-	10	-	10	-	5 -	-	20	-	15	
-	65 5	-	50 5	5	40 5	-	35 5	35	100	40	75 10	417 Assigné (3)
25	125 10	10	80 10	10	75 5	10	65	30	195 10	30	155 10	
120	155	85	75	120	90	115	60	250	185	230	145	spécialisés dans la
125 XXX	135 115	85 XXX	70 60	105 XXX	90 65	95 XXX	55 30	215 XXX	155 100	200 XXX	125 70	513/514 51 <b>3</b> 5
15	5 15	10	10	15 10	5	15 10	5	20 30	30	15	20	Assigné (3) 517
-	5	-	-	5	-	5	-	-	-		-	Assigné (3) 519 Assigné (3)
	~	-	-	_		_						Grand groupe 61 - Travailleurs
285	695	170	460	125	285	100	215	360	345	330	280	spécialisés dans les services
40	25	40	20	35	10	20	10	220 15	15	220 15	15	611 Assigné(3)
85 XXX	340 190	45	220 105	45 XXX	175 65	40 XXX	140 45	45 XXX	120 30	35 XXX	100 25	612 6125
10	30 160	-	25 110	10	5 30	5 5	20	10	5 65	-	50 50	
20	20 85	-	10 55	10	- 45	5	40	5	5 60	5	45	
5	5 10	-	5 5	-	5 5	-	10	5	25 5	-	15	Assigné (3) 616 Assigné (3)
110	70		40	25	15	20	10	80	60	70	50	619 Assigné (3)
		5						1,0				Grand groupe 71 - Agriculteurs,
5.1				40	5	35	5	40	15	35	10	horticulteurs et
60	25	55	20	. 40		10	-	25	5	20	-	711 Assigné (3)
60	25		20	30		25	-	15	15	15	10	718/719

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

					e labour				Ауг	Worked in ant travai	n 1985 - Ilé en 198	5
Occupation	Tota	,	Fais	sant partie	de la pop	ulation a	ctive (2)			Tot		
			Tot	al	Person occup	nnes	Unemp - Personi chôm	nes en	Tota	ai	Mos full - Surtout tem	time à pie
	М	F	м	F	М	F	М	F	М	F	М	
Yukon (continued)												
Assigned (3)	40	5	35	5	25	10	10	-	30	5	30	
Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 Assigned (3)	50 45 5	10 10	20 20 -	- 5 -	10	5 5 -	15 15	-	45 45	10 5	30 30	
Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 Assigned (3)	185 185 15	5 10	160 160 15	5	100 100 5	5 ; 5 ;	60 60 5	-	165 170 15	10 10	135 135 15	
Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 Assigned (3)	355 355 15	45 40	330 335 15	25 25 -	265 265 5	15 15 -	65 70 5	10 10	335 330 20	40 40 -	290 290 15	
Major group 81/82 - Processing occupations 811 Assigned (3) 813/814	160 40 5	55 15 10 5	145 45 - -	50 15 10 5	120 40 -	45 15 5 5	20 - - -	-	155 35 - -	50 15 10 5	130 35 5	
Assigned (3) 815 Assigned (3) 816/817 Assigned (3) 821/822	25	- 30	20 10 -	25	20 15 -	25	5 - - -	-	20 - 20 5 25	5 - - - 30	20	
Assigned (3) 823 Assigned (3) 825 Assigned (3)	35 10	-	30 5 -	-	- 15 5 -	-	15 - - -	  -	40 15	- - - -	30 10 -	
826/827 Assigned (3) 829 Assigned (3)	5	- - 5 -	- - 5 -	-	- 5 -	5	-	-	10	5	5	
Major group 83 - Machining and related occupations 831 Assigned(3)	105	-	105 5	5.	100	-	10		105 5		90	
833 Assigned (3) 835	90	-	90 - 5	5	85 - 5	-	5 - 5	- - -	90 - 5	-	75 - 5	
Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 Assigned (3)	5	-	- - - 5		-	-	- - - -	-	-	-	- - - 5	
Major group 85 - Product fabricating, assembling and repairing occupations 85.1/852 Assigned (3)	735	65 - -	705 - -	50	660 5	40	45	15	670 5	65	630	
853 Assigned (3) 854 Assigned (3)	70 - 20	5	70 - 25	5 5	65 - 20	5	10.	5 - - -	70 20	5 - 5	-	

### ableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

					111011 (20								
				vier 1985	le ter jan	lé depuis	nt travail	185 - Aya	nuary 1, 19	ince Jar	Worked s		
					185	nillé en 1	lyant trave	1985 - 4	Worked in				
		ines	49-52 sema	weeks -	49-52	ines	27-48 sema	weeks -	27-48	ines	-26 semai	eeks - 1	1-26 w
	Profession	time à plein	Most full - Surtout tem	в	Tota	time à plein	Most full Surtout tem	al	Tot	time à plein	Most full - Surtout tem	al	To
N		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	Yukon (suite)												
1	Assigné (3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs et travailleurs	-	10	5	10	-	-	-	5	•	15	-	15
2 3	assimilés 731	-	5	-	5	-	- 5	-	5 5	- 5	25 25	10 5	40 35
4	Assigné (3) Grand groupe 75 - Travailleurs forestiers et		-		-	-	-			-		-	5
5 6 7	bûcherons 751 Assigné(3)	5 5 -	20 20 -	5 : 5 -	25 25	-	20 20 -	-	20	5 5	90 95 15	10	120 120 10
	Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et												
8 9	travailleurs assimilés 771	10 10	90	10 10	100 100	5 10	90 85	10 10	85 90	20 20	115 110	25 20	140 145
10	Assigné(3) Grand groupe 81/82 – Travailleurs des		5	-	-	-	10	-	10	_	5	-	5
111	industries de transformation 811	15	45 10	15	45 10	10 5	40	20 5	45	20	50	20	60
13	Assigné (3) 813/814	- 5	-	- 5	-	-	-	-	5 -	5 5 -	20 - -	5	25 5 -
15	Assigné (3) 815 Assigné (3)	-	5	5	5	-	10	-	- 15	-	-	-	- 5
18	816/817 Assigné (3)	-	10 5	-	5	-	5		5	-	10	-	10
20	821/822 Assigné (3)	10	5	10	15	5	10	10	- 5	10	5	15	5
2:	823	-	5 5	-	5	-	10	-	15	-	15	Î.	20
12.	Assigné (3) 825	-	5	-	-	-	10	-	5	-	-	1	5
2	Assigné (3) 826/827	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 2 2	Assigné (3) 829 Assigné (3) Grand groupe 83 ~	-	- 5 -	- 5 -	- 5	-	-	- - -	-	-	-	-	-
	Usineurs et travailleurs des												
3	domaines connexes 831	-	30	-	25 5	5 5	20	-	25	-	40	-	50
3	Assigné (3) 833	-	20	-	- 25	-	- 15	-	25	-	-	-	-
3	Assigné (3) 835	-	-	-		-	-	-	5		40		45
3	Assigné (3) 837	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-	5 -
3	Assigné (3)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	839 Assigné(3) Grand groupe 85 – Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le	-	-	=	5	-	-	-	-	-	-	-	-
4	montage et la réparation de produits 851/852	35	355	40	365	5	135	5	140	20	135	20	170
4	Assigné (3)	- 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	_
4	Assigné (3)	5 -	40	-	40	-	10		5		20	-	25
4	854 Assigné (3)	_	15	5 -	10	-	5	-	5	-		1	-

ir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

				Fais	In th	de la pop		ctive (2)		Ауа	Worked in nt travai	lié en 1985	i
	Occupation	Tota	a l	Tot	al	Emplo Perso occup	nnes	Unemp I Personn chôm	es en	Tota	11	Most full t Surtout à temp	ime plei
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
Yuko	n (concluded)									-	0.5	5	
	855/856 Assigned (3) 857	15	30 5 -	15	25 5	15	10 5 -	-	10	5 - 15	25 5 -	15	
	Assigned (3) 858	580	5	555 40	5	525 40	5	30		530	5	490	
	Assigned (3) 859 Assigned (3)	45 35	25	35	15	30	10	5	-	30	20	25	
	ajor group 87 - Construction trades occupations	1,455	70	1,365	45	1,025	45	340	5	1,400	55	1,255	
	871 8711 Assigned (3)	490 270 30	20 XXX 5	465 260 20	20 XXX 5	360 195 15	20 XXX 5	110 65 5	XXX	485 270 30	15 XXX	445 255 25	
	873 Assigned (3)	195 15	-	190	5	180 10	-	10		195 15	-	185 15	
	878/879 8781 Assigned (3)	765 355 75	45 XXX -	705 325 70	25 XXX -	485 220 40	25 XXX -	225 105 30	XXX -	720 330 70	40 XXX -	630 285 60	
	ajor group 91 - Transport equipment							0.5			0.5	5.46	
	operating occupations 911 Assigned(3)	605 130 10	80- 15	585 125 5	55 15	500 125 10	50 15 -	85 - -	5	595 130 5	80 15 -	540 115 5	
	913 Assigned (3)	5	-	5 5	-	5 5 15	-	- 5	-	5 5 15	-	5 5 10	
	915 Assigned (3) 917	15 - 455	5 - 60	15 - 435	35	355	30	80	- 5	445	- 60	400	
	9175 Assigned (3) 919	320 30 5	XXX - -	310 25 5	XXX	250 25 5	XXX - -	55	XXX	315 30 5	XXX	300 25 5	
	Assigned (3) ajor group 93 -	5	-	-	-	-		-	-	5	-		
	Material handling and related occupations, n.e.c.	165	15	150	15	125	15	25	_	155	15	110	
	931 Assigned (3)	160	15.	150	15	125	10.	25	-	150	15	115	
	ajor group 95 - Other crafts and equipment operating												
	951 Assigned (3)	115 25 5	50 40	105 15	45 35	85 5 5	30 30	20 5	10 10	110 20 5	50 40	90 5	
	953 Assigned (3)	80 10	-	75 5	-	75 10	-	5	-	80	-	75 10	
	955 Assigned (3) 959	10	5	15.	5	10	5	5	-	10	5 -	10	
	Assigned (3) ajor group 99 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Occupations not elsewhere classified 991	325 320	50 50	270 270	40	210 210	35 35	60 60	5 5	300 295	50 45	255 255	
	Assigned (3)	20	-	15	5	10	-	-	-	25	-	20	

### Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par a) activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 - données-échantillon (20%)

				vier 1985	le 1er jar	lé depuis	ant travai	985 - Ay	nuary 1, 1	since Ja	Worked		
							Ayant trav						
		ines	49-52 sems	weeks -	49-52	ines	27-48 sem	weeks -	27-48	ines	-26 sema	veeks - 1	1-26 v
	Profession	time à plein	Most full Surtout tem	al	Tot	time à plein	Mos fuli Surtout ten	al	Tot	tly time à plein	full Surtout	tal	То
No		F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М
	Yukon (fin)												
1 2	855/856 Assigné (3)	10 5	-	15 5	-	-	-	-	_	10	-	10	-
3 4	857	-	10	-	5	-	10	-	5 -	-	_	-	_
5	Assigné (3) 858	5	285	5	290	~	115	-	115 10	-	95	-	125 5
6 7	Assigné (3) 859	15	20	15	25 10	-	10 5	-	5	5	15	5	15
8	Assigné(3) Grand groupe 87 -	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	_	-
9	Travailleurs du bâtiment	10	395	10	410	5	350	5	380	35	510	45	605
10	871	-	140	5	140	-	110	5 XXX	115 80	10 XXX	195 110	10 XXX	225 115
11	8711 Assigné (3)	X X X -	70 10	XXX -	70 10	XXX -	75 10	-	10	~	5	-	15
13	873 Assigné (3)	-	125	-	120	-	35	-	35	-	30 5	-	40
15 16	878/879 8781	10 XXX	135 55	5 XXX	150 65	XXX	205 110	XXX	230 130	25 XXX	285 120	30 XXX	345 140
17	Assigné (3)	^^^	5	^^^	5	^^^	10	~~	20	~	40	-	50
	Grand groupe 91 - Personnel												
18	d'exploitation des transports	25	230	25	250	5	120	15	140	20	190	40	205
19	911	5	75	10	80	5	30	5	30		15		20
20	Assigné (3) 913	-	5	-	5 5	-	-	-	-	-	_	-	-
22	Assigné (3) 915	-	5	-	5	-	5	-	- 5	5	- 5	-	10
24	Assigné (3)	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-
25 26	917 9175	15 XXX	145	15 XXX	165 105	5 XXX	90 70	10 XXX	105 80	15 XXX	170 120	35 XXX	170 125
27	Assigné (3) 919	-	10	-	10	-	-	-	5 5	-	15	-	15
29	Assigné (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
	Grand groupe 93 - Manutentionnaires												
30	et travailleurs assimilés, n.c.a.	-	45		55		30		45	5	40	10	50
31	931	5	45	-	55	-	25	-	50	5	40	10	50
32	Assigné(3) Grand groupe 95 -	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5
	Autres ouvriers qualifiés et												
22	conducteurs de	10					_						
33	machines 951	10. 5	80	15 15	80 5	10	5	10 15	5	20 15	15 5	20 15	30 15
35 36	Assigné (3) 953	-	60	-	60	-	-		5	-	10	-	5 15
37 38	Assigné (3) 955		5	-	10	-	-	-	-	-	5	-	-
39	Assigné (3)	-	-	-	10	-	-	-	5 -	5	-	5	-
40	959 Assigné (3)	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grand groupe 99 - Travailleurs non					1							
42	classés ailleurs 991	10. 10	45 40	15	50	-	60	-	65	15	155	35	185
43	Assigné (3)		10	10	50 10	5	60 5	5	50 5	20	155	35	185

93-112

Table 2. (continued)

Persons 15 Years and Over Who Worked Since January 1, 1985 by Detailed Occupation and Sex, Showing (a) Labour Force Activity and (b) Weeks Worked in 1985, Total and Mostly Full Time, for Canada, Provinces and Territories, 1986 Census – 20% Sample Data

2 - 197

				In th	e labour f	orce (2)			Aya	Worked in	1985 - lié en 1985	
			Fais		de la popu		ctive (2)			Tota	nl .	
Occupation	Tot		Tota	1	Employ Person occupé	nes	Unemp I - Personn chôma	es en	Tota	i l	Most full t Surtout è temp	ime plein
	М	F	М	F	М	F	М	F	м	F	М	F
Northwest Territories												
All occupations Major group 11 - Managerial,	15,560	11,620	13,855	9,695	12,145	8,800	1,710	900	15, 190	11,025	13.475	8,455
administrative and related occupations	2,095 395	1,070	2,030	1,020	1,990	995 130	35 10	20 5	2,080	1,055	2,020	975 125
Assigned (3) 113/114 1149 (1151-1158)	1,320 275	10 690 250	1,295 275	10 660 245	1,275 270	10 645 240	20	10	1,320 275	10 685 255	1,295 270	640
Assigned (3)	55 375	20 240 10	50 350 30	15 230 5	45 345 30	15 220 10	5	5	55 375 45	25 230 10	55 350 30	230 20 210
Assigned (3) Major group 21 - Occupations in	45	10	30		30							
natural sciences, engineering and mathematics	860	140	820	130	750	125	70	5	835	140	795	120
211 Assigned (3)	175 10	30	165	25	160	30	10	-	175	35	165 10	3(
213 Assigned (3) 214/215	105 10 315	20 - 30	100 5 310	20	85 5 300	20 - 30	10		105 5 315	25 - 30	95 5 310	25
214/215 Assigned (3) 216	5 205	35	185	30	5 140	25	45	5	190	35	5 175	25
Assigned (3) 218	15 55 5	5 25	15 55	20	5 55	20	10		15 55	5 25	15 55 5	20
Assigned (3) Major group 23 -												
Occupations in social sciences and related fields		520	315	430	300	385	15	35	325	505	295	41
231	50	10	50	15	55	10	-		55	10	55	1
233 Assigned (3)	170	350 20	160	280	145	265 15	10	15	165	345 25	145 5	28 2 6
234 Assigned (3) 235	70 - 10	60 - 65	65 - 10	55	50 5	45 i	-	10 - 10	65 5 10	60 5 60	55 - 5	3
Assigned (3) 239	35	5 35	35	35	35	30	-		30	5 35	30	3
Assigned (3) Major group 25 -	5	-	5	-	5	*	-	-	5	-	5	
Occupations in religion 251	95 100	30 30	95 90	25 25	90	30 30	-	-	95 100	25 30	95 95	2 2
Assigned (3) Major group 27 -	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Teaching and relate occupations 271	d 465	1,130	435	970	420 5	920	15	50	460	1,080	425 5	79
Assigned (3) 273	330	955	315	830	310	785	10	40	325	915	305	69
2731 2739	XXX	455 305	XXX	415	XXX	405 220	XXX	10 15	XXX	450 285	XXX	37 17 4
Assigned (3) 279 Assigned (3)	20 130 15	60 175 5	20 115 15	45 140 5	105 15	40 135 5	5	5 10	20 125 15	50 160 5	20 110 15	10
Major group 31 - Occupations in												
medicine and health	100 45	650 15	95 40 5	595 10 5	95 40	565 15	-	30	95 45	640 15	95 45	55
Assigned (3) 313 3131	35 XXX	535 330	35 XXX	485	30 XXX	460 300		25 10	35 XXX	525 330	35 XXX	45 27
Assigned (3) 315/316	15	40	20	30 90	20	25 85		5 5	5 20	40 100	~	27 3 8

### Tableau 2. (suite)

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985 selon la profession détaillée et le sexe, par al activité et b) nombre de semaines travaillées en 1985, nombre total de semaines et de semaines surtout à plein temps, Canada, provinces et territoires, recensement de 1986 – données-échantillon (20%)

		Worked s	ince Jan			ant travail Ayant trava			ier 1985				
1-26 we	Beks -	1-26 sema	ines			27-48 sema	1		veeks -	49-52 sema	ines		
Tot	al	Most full - Surtout tem	time à plein	Tota	a l	Most full t Surtout à temp	ime	Tota	1	Most full t Surtout à temp	ime plein	Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F		
												Territoires du Nord-Ouest	
4,710	3,910	3,555	2,475	2,355	2,150	2,140	1,620	8, 125	4,960	7,775	4,365	Grand groupe 11 - Directeurs, gérants,	
190 45	100 20	155 40	80 15	225 20	170 10	215	155 5	1,665	780 115	1,650 325	750 110	administrateurs et personnel assimilé 111	
85 15	5 60 10	70 15	5 50 10	145 35	115	140	105 35	1,090	5 505 200	1,080 225	485 190	Assigné (3) 113/114 1149 (1151-1158)	
65	20	45	5 10	60	15 50	55	10	55 250	5 165	50 250	10 150	Assigné (3) 117	
25	5	10	-	-	=	-		20	5	25	Ξ.	Assigné(3) Grand groupe 21 - Travailleurs des sciences naturelles, du génie et des	
155 10	50 20	125 10	40	160 30	40 10	155 25	30 10	520 130	50 5	520 130	45 10	mathématiques 211	
40	-	30	-	10	10	10	5	10 55	10	10 60	5	Assigné (3) 213 Assigné (3)	
5 15 -	5	5 20	5	75	10	75	10	220	15	215	15	214/215 Assigné (3)	
85 15	20 5	65 10	15	30	5	30	5	75	10	70	10	Assigné (3)	
-	10	-	5	15	10	10	5	45	10	45 5	-	218 Assigné (3) Grand groupe 23 - Travailleurs spécialisés des	
70	205	55	140	65	75	50	60	195	225	185	210	sciences sociales et domaines connexes	
5 - 50	5 - 155	10	110	15 - 20	- 1 - 65	15 - 20	50	35 - 90	130	30 5 85	5 - 120	231 Assigné (3) ·233	
10	15 10	5	15	5 10	5	5	5	45	5 45	45	5 45	Assigné (3) 234	
-	5 25	-	15	5	5	5	-	5	25	5	20		
5	5	-	5	15 -	10	10	5 -	20 5	20	20 5	20	Assigné (3) Grand groupe 25 -	
5	5	5	- 5	-	5	5	10	85 90	20 20	85 90	15 15	Membres du clergé et assimilés 251	
-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	٠	Assigné (3) Grand groupe 27 -	
75	325		170	65	200	60	140	315	555	305	485 -	271	
40	5 245	30	130	25	155	25	110	250	510	250	455	Assigné (3) 273 2731	
XXX	100 115	XXX	55 45	XXX	40 85	XXX	25 65 5	XXX XXX 15	310 85 30	XXX XXX 15	290 60 20	2731 2739 Assigné (3)	
30	20 70		15 35 -	40	10 45 -	40	35	55	45 5	55	30	279 Assigné (3)	
5	165		120	20	145	25	110	70	335 10	70	325 10	Grand groupe 31 - Médecine et santé 311	
- 5	130	-	5 - 90	20	5 120	20	5 - 95	30	275	25	265	Assigné (3) 313	
XXX	70 15	XXX	40	XXX 5	85 10 20	XXX	70 10	20	170 10 45	XXX - 15	165 15 50	Assigné (3)	

Table 2. (continued)

			Faisa	In the	e labour fo		ctive (2)		Ауа		llé en 1985	5
Occupation	Tota		Tota		Employ Person occupé	ed	Unemp I	es en	Tota	Tot	Most full Surtout i	time à plein
	M	F	М	F	М	F	M	F	М	F	М	F
Northwest Territories (continued)										5		
Assigned (3)  Major group 33 - Artistic, literary, recreational and related occupations 331 Assigned (3) 333 Assigned (3) 335 Assigned (3) 336/337 Assigned (3) Major group 41 -	290 65 - 80 5 65	315 35 5 70  190 10 20	240 55 75 75 5	250 25 - 55 - 160 10	225 55 75 70 5	210 25 - 45 5 130 5	15	40 - 5 5 30 5	275 60 - 80 5 75 5	300 35 5 60 5 185 10 20	230 50 50 70 - 70 5 45	18
Clerical and related occupations 411 4111 Assigned (3) 413 4131 4133 Assigned (3) 414 Assigned (3) 415 Assigned (3) 416 Assigned (3) 417 Assigned (3) 417 Assigned (3) 419 4197 Assigned (3)	860 50 xxx 230 xxx xxx - 15 - 310 20 10 - 40 - 195 xxx	3.785 1.125 905 50 1.370 600 615 90 160 10 130 10 130 70 285 20 645 255 35	735 45 XXX 200 XXX XXX 20 250 15 10 - 40 5 170 XXX	3,250 990 805 405 1,155 550 485 100 100 500 	675 45 XXX - 190 XXX XXX 5 20 - 215 15 10 - - 35 - 180 XXX	2,985 895 725 35 1,065 520 425 65 65 65 5 5 215 5 5 20 195 15	65 XXX 15 XXX XXX 30 - - - - - - - - - - - - -	270 100 80 - 90 30 60 - 15 - 20 5 30	830 55 XXX - 215 XXX XXX 5 20 - 295 5 - 40 - 190 XXX 10	3,595 1,070 860 50 1,300 585 570 85 155 10 115 5 70 265 20 620 250 30	650 45 XXX - 170 XXX XXX 5 20 - 215 20 5 - 160 XXX	2, 99 88 65 1, 00 5 44 11 14 24
Major group 51 - Sales occupations 513/514 5135 Assigned (3) 517 Assigned (3) 519 Assigned (3)	465 425 XXX 30 35 5	525 580 435 40 50	435 395 XXX 20 35 10	510 470 345 30 40 - 5	405 360 XXX 20 35 10	470 440 315 30 30	35 35 XXX - - -	40 35 30 - 10	455 415 XXX 30 30 5	595 545 405 40 50	375 340 XXX 25 30 5	3 3. 2
Major group 61 - Service occupations 611	1,710 795 20 305 XXX 25 60 5 60 XXX -	2,605 150 10 760 340 35 310 20 490 275 45 35 665	1.510 750 20 265 XXX 30 50 5 45 XXX -	1.975 125 10 560 245 20 220 220 235 20 30 - 645,	1,370 700 15 235 XXX 25 45 - 30 XXX 5	1,665 120 10 485 215 15 170 10 340 210 20 30 - 525 410	145 45 - 30 XXX 5 5 5 - 15 XXX - - 40	315 10 - 80 35 5 50 - 45 25 5 5 - 120 90	1.655 785 15 270 XXX 25 55 10 60 XXX 5	2,390 145 10 700 315 25 285 15 450 245 40 30 - 775 600	715 15 220 XXX 20 50 5 40 XXX - - - 370	1 5 2 2 3 1

Tableau 2. (suite)

							llé depuis   aillé en 19		vier 1985				
-26 wee	eks - 1	1-26 sema			weeks -				weeks -	49-52 sema	ines		
Tota	ıl	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	a l	Most full Surtout tem	time à plein	Tota	9	Most full t Surtout à temp	ime	Profession	
rt .	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		
					5		5					Territoires du Nord-Ouest (suite)	
95	130	70	55	40	45	35	20	140	125	125	105	Assigné (3) Grand groupe 33 - Professionnels des domaines artistique et littéraire et personnel assimilé	
5	15 - 30	5 20	10	10	10	10	- 5	40	15 5 25	35 5 45	5 5 25	331 Assigné (3) 333	
30	70 5	20	30	5 20 -	35	20	15	30	75	30	65 5	Assigné (3) 335 Assigné (3)	
40	15	25 5	5	-	~	5	5	15	5	15	5 -	336/337 Assigné(3) Grand groupe 41 –	
305 15 XXX	1,145 310 235	195 15 XXX	770 200 145	155 20 XXX	730 250 210	120 15 XXX	575 195 160	365 15 XXX	1,730 510 420	330 20 XXX	1,555 475 385	Employés de bureau et travailleurs assimilés 411 4111	
80 XXX	20 445 105	40 XXX	20 295 75	45 XXX	15 240 110	40 XXX	10 190 100	95 XXX	20 620 370	95 XXX	15 535 335	Assigné (3) 413 4131	
XXX 5	300 40 35	XXX 5	195 25 30	XXX	90 5 45	XXX 10	60 10 35	XXX 5	180 30 80	XXX	145 25 75	4133 Assigné (3) 414	
125	35 5	80 10	25 5	50	-	35 5	5	120	10 80 10	105	5 70 10	Assigné (3) 415 Assigné (3)	
5 - 10	30 115	5	80	5	40	- - 5	15	30	115	25	10 - 95 5	416 Assigné (3) 417 Assigné (3)	
65 XXX 10	15 175 55 20	40 XXX	10 120 40 5	30 XXX	5 135 55 10	25 XXX	105 35 10	100 XXX	305 130 5	90	290 125 5	419 4197 Assigné (3) Grand groupe 51 ~ Travailleurs	
110	190 185	55 55	100	65 55	160 150	55 55	95 85	280 245	245 210	260 230	170 135	spécialisés dans la vente 513/514	
10 -	140 20 5	XXX 5 -	80 10 5	XXX - 5	110 10 10	XXX - 5	50 10 10	20 30	150 5 35	XXX 15 30 5	80 5 30	5135 Assigné (3) 517 Assigné (3)	
-	-	-	-	5	-	-	-	5 5 -	-	5	-	519 Assigne (3) Grand groupe 61 -	
525	1,290	350	780	190	435	165	315	940	655	885	500	Travailleurs spécialisés dans les services	
165 5	65 375	120 5 60	255	50 5 50	25 - 145	50 5 50	25 110	575 10 115	55 10 180	550 10 110	50 5 160 75	611 Assigné (3) 612 6121	
10 30	175 15 170	XXX 10 25	125 10 115	XXX 5 5	55 10 35	XXX 10 5	45 5 25	XXX 10 20	90 5 80	10 20	55 55 55	Assigné (3) 613 Assigné (3)	
35 XXX	5 235 130	25 XXX	155 85	10 XXX	100	10 XXX	75 40	20 XXX 5	120 65 15	10 XXX	95: 55: 5	614 6147 Assigné (3)	
5	30 5 -	-	15	75	5 - 125	5	5 70	210	20	190	20 - 115	616 Assigné (3) 619	
190 140 20	445 320 35	120 90 10	220 155 25	50 10	95 5	40	50	165	180	140	95 5	6191 Assigné (3)	

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (continued)

				lorked sinc	e January	1, 1985	- Ayant t	ravaillé	depuis	le 1er jan	vier 1985		
				Fais	In th	e labour - de la pop		ctive (2)		Ау	Worked in ant travai	llé en 198	5
	Occupation	Tota	a l	Tota	a I	Emp10	nnes	Unemp Personi chôm	nes en	Tot		Most full  Surtout tem	time à plein
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F
	Northwest Territories (continued)												
1 2 3 4 5	Major group 71 - farming, horticultural and animal husbandry occupations 711 Assigned (3) 718/719 Assigned (3)	65 5 60	15 - 10	55 5 - 50 15	5 - 5 -	50 - 50 5	5 5 -	5 - - 5		65 5 - 60 10	15 - - 15	60 5 - 55 10	
6789	Major group 73 - Fishing, trapping and related occupations 731 7315 Assigned (3)	345 345 280 30	15 20 XXX	225 225 195 15	10 5 xxx	195 195 170 5	5 5 XXX	30 30 25 10	5 XXX	335 330 260 30	20 15 XXX	245 245 190 25	,
0 1 2	Major group 75 - Forestry and logging occupations 751 Assigned (3)	200 200 40	-	150 150 35	-	75 75 15	-	75 70 20	-	. 200 195 40	-	170 170 35	
3 4 5	Major group 77 - Mining and quarrying including oil and gas field occupations 771 Assigned(3)	875 875 60	30 30 10	785 785 55	25 25 5	635 640 40	15 15 -	145 145 10	5 10 5	845 850 55	25 25 5	795 795 45	
6789012345678901234	Assigned (3) 829 Assigned (3)	205 90 5  10  15 5 45 5 5 5           	100 255 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -	190 90 5 - - 5 5 - 20 5 40 - 15 - - 15 -	80: 30: 5: 	170 90 5 5 - 10 - 10 - 10 - - 10 - - 5 5	65 20 5 5	25 5 - - - 5 5 - - - - 10 5	10 10 10	195 90 5 - - 10 10 - 50 55 15 5 - - 20 5	90 25 5 	180 90 55 5  100 15- 35 55 15 5-  100	
35 36 37 38 39 40 41 42 43	Major group 83 - Machining and related occupations 831 Assigned (3) 833 Assigned (3) 835 Assigned (3) 837 Assigned (3) 839 Assigned (3)	185 10 - 135 5 10 - 25 -	5	180 10 130 10 10 10 20	5	170 10 - 120 5 10 - 25	5 5	15		175 15 - 120 5 5 - 25	5	155 15 - 120 5 100 - 200	

Tableau 2. (suite)

	Worked	since Ja	nuary 1, 19					vier 1985				
1-26 weeks -	Worked in 1985 - Ayant travaillé en 1985  1-26 weeks - 1-26 semaines 27-48 weeks - 27-48 semaines 49-52 weeks - 49-52 semaines											
Mostly full time Total - Surtout à plein temps		tly time - à plein	Tot		Mostly full time 		Total		Most full Surtout tem	ly time à plein	Profession	
M F	М	F	M	F	М	F	М	F	М	F		N.
195 195 195 150 X: 15 160 160 30 290 20 20 20 20	- 15 - 130 - 130 - 30 15 250 15 25 - 25 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	15	10  15  10 60 60 55  10 135 10	5 	10  15  15 40 40 20 20 5 125 10 10	5 - XXXX	300 5 - 25 100 800 800 800 100 20 25 425 25 425 25	10 10 10 XXX	30 5- 25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	5 5 5 5 5 5 5 5 5 7	Assigné (3) Grand groupe 73 - Pêcheurs, trappeurs et travailleurs assimilés 731 7315 Assigné (3) Grand groupe 75 - Travailleurs forestiers et bûcherons 751 Assigné (3) Grand groupe 77 - Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés 771 Assigné (3) Grand groupe 81/82 - Travailleurs des industries de transformetion 811 Assigné (3) 813/814 Assigné (3) 815 Assigné (3) 815 Assigné (3) 815 Assigné (3) 816/817 Assigné (3)	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
15	- 15 10	-		5	-	-	5	10		- - 10 - 5	Assigné (3) 825 Assigné (3) 826/827 Assigné (3) 829 Assigné (3)	26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 - 25	5 30 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5		55 - 50 - 5		50 - 45 5 -		85 10 - 45 - 5 - 20		80 5 - 45 - 5 -	-	Grand groupe 83 - Usineurs et travailleurs des domaines connexes 831 Assigné (3) 833 Assigné (3) 835 Assigné (3) 837 Assigné (3) 837 Assigné (3) 838	35 36 37 38 39 40 41 42 43

Table 2. (continued)

					In th	e labour '		le 1er janvier 1985 Worked in 1985 - Ayant travaillé en 1985						
		Total		Faisant partie de la population active (2)							Total			
	Occupation			Total		Employed - Personnes occupées		Unemployed - Personnes en chômage		Total		Mostly full time Surtout è plein temps		
		М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
T	lorthwest Ferritories (continued)													
	Major group 85 - Product fabricating, assembling and repairing occupations 851/852 Assigned (3) 853 Assigned (3)	1,005 10 - 155 5	235	930 5 - 155 5	155	880 10 - 150 5	135	50 - - 5	20	990 10 - 155 5	220	940 5 - 145 5	14	
	854 Assigned (3) 855/856 Assigned (3) 857 Assigned (3) 858 8584 Assigned (3) 859 Assigned (3)	15 - 5 - 755 325 50 60	210 5 - 10 XXX - 15	710 315 35 35	140 5 - 10 XXX	5 - 5 - 675 300 35 25	115 5 15 15 XXX	35, 20, 5,	20 5 - XXX	745 325 40 60	195 5 - 10 XXX - 15	725 315 40 45	12:	
	Major group 87 - Construction trades occupations 871 8711 Assigned (3) 873 Assigned (3) 8784 8781 8798 Assigned (3)	2,510 485 305 30 335 10 1,690 710 295	65 20 XXX 10 5 - 40 XXX XXX 5	2,115 435 285 25 320 10 1,370 570 220 65	50 10 XXX - 5 - 30 XXX XXX XXX	1,555 310 205 15 285 10 960 380 95 45	35 10 XXX - 5 - 20 XXX XXX	565 125 80 15 35 - 405 190 125 20	10 - XXX - - 10 XXX XXX 5	2,460 475 300 30 330 10 1,650 695 285	60 20 XXX 10 5 - 40 XXX XXX	2, 175 440 270 30 310 15 1, 425 600 235 80	2 XX 1	
	Major group 91 - Transport equipment operating occupations 911 Assigned(3) 915 Assigned(3) 917 9175 Assigned(3) 919 Assigned(3)	1,375 245 - 10 - 90 5 980 695 75 45	110 25 - 5 - 85 XXX 5	1,280 235 5 10 - 90 - 910 630 70 40 5	90 25 - - - - 65 XXX	1, 125 230 5 5 - 60 530 60 35	85 25 - - - - 65 XXX 5	155 5 - - 25 120 95 10	5 - - 5 XXX	1,340 240 - 10 95 5 955 675 70 45	95 20  5  75 XXX 	1, 195 230 5 10 - 90 - 825 590 55 40	7 2 5 XX	
1	Material handling and related occupations, n.e.c. 931 Assigned (3)	375 375 30	40 40 5	300 295 15	35 30 -	230 235 10	25 20	65 65 5	10 10 -	365 365 25	<b>40</b> 40 5	280 285 15	3	
2345678	Major group 95 - Other crafts and equipment operating occupations 951 Assigned (3) 953 Assigned (3) 955 Assigned (3)	255 20 - 170 10 60 5	60 40 5 5	250 20 5 165 5 55	50 30 5 -	225 20 5 150 10 45	45 30 - 5		10	250 15 5 165 10 55	60 35 - - - 15	225 20 5 150 5 40	5 3	

Tableau 2. (suite)

		Worked	since Ja	Worked in		ant travail Ayant trava			vier 1985			
1-26 w	veeks -	1-26 sem	nines			27-48 sema			weeks -	49-52 sem		
Total		Mostly full time - Surtout à pleir temps		Total		Mostly full time Surtout à plein temps		Total		Mostly full time Surtout à plein temps		Profession
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	
												Territoires du Nord-Ouest (suite) Grand groupe 85 - Travailleurs spécialisés dans la
170	100	130	50	215	40	205	30	610	80	595 10	55 -	fabrication, le montage et la réparation de produits 851/852
15	-	15	-	40	-	35	-	105	-	100	-	Assigné (3) 853 Assigné (3)
5 - 5	95	-	- 50	5 -	- 30	5	25	5	70	- - 5	50	854 Assigné (3) 855/856
5	-	-	-	-	5	-	-	5	5 -	5 -	5 - -	857 Assigné (3)
110 35	xxx	95 35 -	XXX -	160 70 5	10 XXX	160 70 5	10 XXX -	470 215 30	xxx -	470 215 30	5 XXX -	8584 Assigné (3)
35 -	5 -	20	5	10.	~	5	-	15	5	15	-	859 Assigné(3) Grand groupe 87 -
1,040	40	170	40	435 80	5	390 75	5 XXX	985 205	10 5 XXX	945 195 130	10 5 XXX	Travailleurs du bâtiment 871 8711
105 20 40	XXX 10 -	15 40	5 -	65 5 90	XXX - -	60 5 80	^^^	130 10 195	5	5 195	5	Assigné (3)
800 385	30 XXX	315	30	265 115	5 XXX	230 100	XXX	10 585 200	5 XXX	555 185 25	5 XXX XXX	878/879 878/879 8781 8798
205 60	XXX 5	165 35	XXX 5	10	XXX	45 5	XXX	30 40	XXX	35	^^^	Assigné (3) Grand groupe 91 - Personnel
470 20	25	375 20	20	225 60	25 5	215 60	20	645 155	45 15	605 150	40 15	d'exploitation des transports 911
5	-	5 -	-	~	-	-	-	5	-	10	-	Assigné (3) 913 Assigné (3)
70	-	65	-	10	-	10	-	15	-	10	-	915 Assigné (3)
360 280	25 XXX	265 220	20 XXX	155 90	20 XXX	140 85	10 XXX	450 305	30 XXX	420 285	25 XXX	917 9175
25 25	-	15 20	-	10	5	5		35 15	-	35 15	-	Assigné (3) 919 Assigné (3)
												Grand groupe 93 - Manutentionnaires et travailleurs
175 175 10	20			40 40 -	10 10 -	30 35 -	5 5 -	155 155 15	15 10 -	125 130 5	10 5 5	931
55	20		10	40	20	35	25 15	155	20	145	20 15	
10 - 30	5 -	10 - 20	5 - 5	5 5 15	20	15	5	120	-	120	-	Assigné (3) 953
5	15	-	10	20	-	20	-	30	-	5 20	-	Assigné (3) 955
10	-	10	-	-	- 5	-	-	-	5	-	5	Assigné (3) 959

Voir nota et renvoi(s) sur l'encart à la fin de la publication.

Table 2. (concluded)

	Worked since January 1, 1985 - Ayant travaillé depuis le 1er janvier 1985  Worked in 1985 -  In the labour force (2) Ayant travaillé en 1985											
			Fair	In t	-	Ayant travaillé en 1985						
Occupation	Total		Total		Employed Personnes occupées		Unemployed - Personnes en chômage		Total		Mostly full time - Surtout à plein temps	
	М	F	М	F	М	F	М	F	M	F	М	F
Northwest Territories (concluded)  Assigned(3) Major group 99 - Docupations not elsewhere classified 991 9918 (9921-9926) 9919 Assigned(3)	\$85 885 430 340 90	- 65 65 XXX XXX 5	5 680 680 290 300 60	40 40 XXX XXX	5 515 515 190 250 50	30 35 XXX XXX	165 165 100 50 15	5 10 XXX XXX	5 845 845 410 325 85	- 65 65 XXX XXX 5	5 670 675 300 285 60	50 55 XXX XXX 5

Tableau 2. (fin)

							es-echan						
		Horked :	since Ja				llé depuis		nvier 1985				
1-26	Worked in 1985 - Ayant travaillé en 1985												
Total		Mostly full time 		Total		Mostly full time 		Total		Mostly full time Surtout à plein temps		Profession	
М	F	М	F	М	F	М	F	М	F	М	F		N°
100 470 475 285 133 45	40 40 XXX XXX 5	200 100 35	30 XXX XXX -	110 105 50 45 5	20 15 XXX XXX	95 95 45 40 5	15 15 XXX XXX	270 265 75 150 25	- 5 5 xxx xxx -	240 240 55 145 20	- 5 XXX XXX -	Territoires du Nord-Duest (fin)  Assigné(3) Grand groupe 99 - Iravailleurs non classés ailleurs 991 9918 (9921-9926) 9919 Assigné(3)	1 23456



REFERENCE MATERIAL

IN

**ENGLISH** 



### DEFINITIONS

The definitions of geographic terms and census concepts are presented here in summary form only. Users should refer to the 1986 Census Dictionary (Catalogue No. 99-101E or F) for the full definitions and additional remarks related to these concepts and definitions.

### AGE

Refers to the age at last birthday (as of the census reference date, June 3, 1986). This variable is derived from the date of birth question which asks day, month and year of birth. Persons who were unable to give the exact date of birth were asked to give the best possible estimate.

### CLASS OF WORKER

This variable classifies persons who reported a job into those who (i) worked mainly for someone else for wages, salaries, commission or payment in kind, (ii) worked without pay in a family farm, business or professional practice owned or operated by a related household member, (iii) worked mainly for themselves, with or without paid help. The job reported was that in the week prior to enumeration if employed, or the job of longest duration since January 1, 1985 if not employed during the reference week. Persons with two or more jobs in the reference week were to provide information for the job at which they worked the most hours.

Note: Self-employed persons in incorporated companies in 1971 and 1981 Census publications are normally included in the paid worker category to permit comparisons with surveys of establishments and the System of National Accounts. In 1986 Census publications, where space permits, self-employed persons whose farms or businesses were incorporated are shown separately.

#### **EMPLOYED**

Refers to persons who, during the week prior to June 3, 1986:

- (a) did any work at all excluding housework or other maintenance or repairs around the home and volunteer work; or
- (b) were absent from their job or business because of own temporary illness or disability, vacation, labour dispute at their place of work,

Data are available for persons 15 years of age and over, excluding institutional residents.

### EXPERIENCED LABOUR FORCE

Derived by deleting from the total labour force those unemployed persons 15 years of age and over who have never worked or who had worked only prior to January 1, 1985.

### FULL-TIME OR PART-TIME WEEKS WORKED IN 1985

Refers to persons who worked in 1985. These persons were asked to report whether the weeks they worked in 1985 were full weeks of work or not. Persons with a part-time job for part of the year and a full-time job for another part of the year were to report the information for the job at which they worked the most weeks. Data are available for persons 15 years of age and over who worked in 1985, excluding institutional residents.

### LABOUR FORCE ACTIVITY

Refers to the labour market activity of the working age population who, in the week prior to June 3, 1986, were <u>employed</u> or <u>unemployed</u>. The remainder of the working age population is classified as <u>not in labour force</u>. Data are available for persons 15 years of age and over, excluding institutional residents.

# OCCUPATION (BASED ON 1980 CLASSIFICATION)

Refers to the kind of work persons were doing during the reference week, as determined by their reporting of their kind of work and the description of the most important duties in their job. Data are available for persons 15 years of age and over, excluding institutional residents. If the person did not have a job during the week prior to enumeration, the data relate to the job of longest duration since January 1, 1985. Persons with two or more jobs were to report the information for the job at which they worked the most hours.

Occupation data are based on a classification structure composed of three levels of aggregation. There are 22 major groups which are subdivided into 80 minor groups. These, in turn, contain a total of 514 detailed occupations.

Direct comparisons of 1981 and 1986 occupation data are possible. For comparison with 1971

Census data, adjustments must be made to the universe and classification. For further information, refer to the definition of OCCUPATION (based on 1971 classification) in the 1986 Census Dictionary (Cat. No. 99-101E).

#### SEX

Refers to the gender of the respondent.

# TOTAL LABOUR FORCE (IN REFERENCE WEEK)

Refers to persons who were either employed or unemployed during the week prior to enumeration (June 3, 1986). Data are available for persons 15 years of age and over, excluding institutional residents.

### UNEMPLOYED

Refers to persons who, during the week prior to enumeration:

- (1) were without work, had actively looked for work in the past four weeks and were available for work; or
- (b) had been on lay-off and expected to return to their job; or
- (c) had definite arrangements to start a new job in four weeks or less.

Data are available for persons 15 years of age and over, excluding institutional residents.

### WEEKS WORKED IN 1985

Refers to the number of weeks in 1985 during which a person worked even if for only a few hours. It includes weeks of vacation or sick leave with pay or paid absence on training courses. "Work" excludes housework or other maintenance or repairs around the home and volunteer work. Data are available for persons 15 years of age and over, excluding institutional residents.

### **WORK ACTIVITY IN 1985**

Refers to the number of weeks which a person worked in 1985 and whether these weeks worked were full time or part time. Data are available for persons 15 years of age and over, excluding institutional residents.

### SAMPLING AND WEIGHTING

The 1986 Census data were collected either on a 100% basis (i.e. for all households) or on a sample basis (i.e. from only a random sample of households) with data weighted to provide estimates of the entire population. The information in this report was collected on a 20% sample basis and weighted up to compensate for sampling. All table headings are noted accordingly. (Note that, on Indian reserves and in remote areas, all data were collected on a 100% basis. In the Northwest Territories, data were collected on a 100% basis but, for the communities of Fort Smith, Hay River, Pine Point and Yellowknife, the data were processed on a 20% basis.)

For any given geographic area, the weighted population, household, dwelling or family, total or subtotal may differ from that shown in reports containing data collected on a 100% basis. Such variation (in addition to the effect of random rounding) will be due to sampling.

## DATA QUALITY

### **GENERAL**

The 1986 Census was a large and complex undertaking and, while considerable effort was taken to ensure high standards throughout all collection and processing operations, the resulting estimates are inevitably subject to a certain degree of error. Users of census data should be aware such error exists, and have some appreciation of its main components, so that they can assess the usefulness of census data for their purposes and the risks involved in basing conclusions or decisions on these data.

Errors can arise at virtually every stage of the census process from the preparation of materials, through the listing of dwellings and data collection to processing. Some errors occur more or less at random, and when the individual responses are aggregated for a sufficiently large group, such errors tend to cancel out. For errors of this nature the larger the group, the more accurate the corresponding estimate. It is for this reason that users are advised to be cautious when using small estimates. There are some errors, however, which might occur more systematically, and which result in "biased" estimates. Because the bias from such errors is persistent no matter how large the group for which responses are aggregated, and because bias is particularly difficult to measure, systematic errors are a more serious problem for most data users than the random errors referred to previously.

For census data in general, the principal types of error are as follows:

- coverage errors, which occur when dwellings and/or individuals are missed, incorrectly included or double counted;
- non-response errors, which result from the fact that responses cannot be obtained from a small number of households and/or individuals, because of extended absence or some other reason:
- response errors, which occur when the respondent, or sometimes the Census Representative, misunderstands a census question, and records an incorrect response;
- processing errors, which can occur at various steps including: coding, when "write-in" responses are transformed into numerical codes by clerks; data capture, when responses are transferred from the census questionnaire to computer tapes by key-entry operators; and imputation, when a "valid", but not necessarily correct, response is inserted into a record by the computer to replace missing or "invalid" data ("valid" and "invalid" referring to whether or not the response is consistent with other information on the record);
- sampling errors, which apply only to the supplementary questions on the "long form" asked of a one-fifth sample of households, and which arise from the fact that the results for these questions, when weighted up to represent the whole population, inevitably differ somewhat from the results which would have been obtained if these questions had been asked of all households.

The above types of error each have both random and systematic components. Usually, however, the systematic component of sampling error is very small in relation to its random component. For the other non-sampling errors, both random and systematic components may be significant.

### **COVERAGE ERRORS**

Coverage errors affect the accuracy of the census counts, that is the sizes of the various census universes: population, families, households and dwellings. While steps have been taken to correct certain identifiable errors, the final counts are still subject to some degree of error resulting from persons or dwellings being missed, incorrectly included in the census or double counted.

Missed dwellings or persons result in undercoverage. Dwellings can be missed because of misunderstanding of enumeration area (EA) boundaries, or because dwellings are hidden or appear uninhabitable. Persons can be missed when their dwelling is missed or classified as vacant, or when individual household members are omitted from the questionnaire because the respondent misinterprets the instructions on whom to include. Some individuals may be missed because they have no usual residence and did not spend census night in any dwelling.

Dwellings or persons that are incorrectly included or double counted result in overcoverage. Overcoverage of dwellings can occur when structures unfit for habitation are listed as dwellings, or when units which do not meet the census definition of a dwelling are listed separately, instead of being treated as part of a larger dwelling. Double counting of dwellings can occur, for example, because of ambiguity over EA boundaries. Persons can be double counted because their dwelling is double counted or because the guidelines on whom to include on the questionnaire have been misunderstood. Occasionally, someone who is not a Canadian resident may, incorrectly, be enumerated in the census. On average, overcoverage is less likely to occur than undercoverage and, as a result, counts of dwellings and persons are likely to be slightly underestimated.

In 1986, four studies were undertaken to measure different aspects of coverage error. First, a sample of dwellings listed as vacant were revisited to verify that they really were vacant on Census Day. Adjustments have been made to the final census counts for households missed because their dwelling was incorrectly classified as vacant. Secondly, a sample of persons enumerated as

temporary residents was selected to verify whether or not they were enumerated at their usual place of residence. Based on this sample, estimates were obtained of the number of persons missed because they were temporarily absent from their usual place of residence. Corresponding adjustments were made to the final population counts. Despite these adjustments, the final counts are still subject to some undercoverage. For Canada as a whole and for each province, the magnitude of this residual undercoverage in the 1986 Census is being measured by means of a special study known as the Reverse Record Check. Undercoverage tends to be higher for certain segments of the population such as young adult males and recent immigrants. Undercoverage is offset to some degree by overcoverage errors, and in 1986 for the first time a special study was carried out to investigate overcoverage errors.

### OTHER NON-SAMPLING ERRORS

While coverage errors affect the number of units in the various census universes, other errors affect the characteristics of those units.

Sometimes, it is not possible to obtain a complete response from a household, even though the dwelling was identified as occupied and a questionnaire dropped off. The household members may have been away throughout the census period or, in rare instances, the householder may have refused to complete the form. More frequently, the questionnaire is returned but information is missing for some questions or individuals. Considerable effort is devoted to ensuring as complete a response as possible. Census Representatives edit the questionnaires and follow up any missing information. The Census Representative's work is then checked by both a supervisor and a quality control technician. Despite this, at the end of the collection stage, a small number of responses are missing. Although missing entries are eliminated during processing, there remains some potential non-response error. This is particularly serious if the non-respondents differ in some respects from the respondents since, as described in a later paragraph, a missing value is replaced by the corresponding entry for a "similar" record. If respondents and non-respondents differ in terms of the characteristics involved, this procedure will result in non-response bias.

Even when a response is obtained, it may not be entirely accurate. The respondent may have misinterpreted the question or may have guessed the answer, especially when answering on behalf of

another, possibly absent, household member. Such errors are referred to as <u>response errors</u>. While response errors usually arise from inaccurate information provided by respondents, they can also result from mistakes by the Census Representative when completing certain parts of the questionnaire such as structural type of dwelling, or when calling back to obtain a missing response.

Some of the questions on the census document require a verbal response to be written in. During regional processing, these "write-in" entries are given a numeric code. Coding errors can occur, especially when the code list is extensive (as with, for example, language, ethnic origin, industry and occupation), and when the written response is ambiguous, incomplete or difficult to read. Coding errors are controlled, though not completely eliminated, by verifying a sample of each coder's work and taking corrective action where necessary.

After the coding and certain other manual processing steps are complete, the information on the questionnaires is key-entered onto a computer file. Two procedures are used to control the number of <u>data capture errors</u>. First, certain edits (such as range checks) are performed as the data are keyed. Secondly, a sample from each batch of documents is re-keyed and compared with the original entries. If there is more than a specified number of errors among the original entries, the whole batch is re-keyed.

Once the data have been captured, they are sent to Ottawa where they undergo a series of computer checks to identify missing or inconsistent responses. In the case of inconsistent responses, it has first to be decided which response is to be considered invalid. Invalid or missing responses must then be replaced by valid responses, that is, responses which are consistent with other data on the record. For a small proportion of cases, the correct response can be inferred from other data on the record. In most cases, however, this is not possible and a valid response is obtained from a "donor" record selected at random from among a group of consistent records which are similar to the invalid record in terms of a number of related characteristics. There is, of course, no guarantee that the imputed value will necessarily be the correct response for the individual concerned. However, provided the missing or invalid records are similar, on average, to the valid records, any imputation errors will more or less cancel out when results are tabulated for a sufficiently large geographical area or subgroup of the population. Various studies are being carried out to evaluate

the quality of the responses obtained in the 1986 Census. For each question, response rates and edit failure rates have been calculated. These can be useful in identifying the potential for non-response and other errors. Also, tabulations from the 1986 Census have been or will be compared with corresponding estimates from previous censuses, from sample surveys (such as the Labour Force Survey) and from various administrative records (such as birth registrations and municipal assessment records). Such comparisons can indicate potential quality problems or at least discrepancies between the sources.

In addition to these aggregate-level comparisons. there are some micromatch studies in progress, in which census responses are compared with another source of information at the individual record level. For certain "stable" characteristics (such as age, sex, mother tongue, place of birth, etc.), the responses obtained in the 1986 Census, for a sample of individuals, are being compared with those for the same individuals in the 1981 Census. Also, following the 1986 Census, a sample of persons was re-enumerated, primarily to determine overcoverage rates. At the same time, however, interviewers asked a series of detailed questions on language, ethnic origin and structural type of dwelling, the responses to which will be compared with the corresponding census responses in order to identify, and hopefully understand, response errors.

#### **SAMPLING ERRORS**

Estimates obtained by weighting up responses collected on a sample basis are subject to error due to the fact that the distribution of characteristics within the sample will not usually be identical to the distribution of characteristics within the population from which the sample has been selected.

The potential error introduced by sampling will vary according to the relative scarcity of the characteristics in the population. For large cell values the potential error due to sampling, as a proportion of the cell value, will be relatively small. For small cell values this potential error, as a proportion of the cell value, will be relatively large.

The potential error due to sampling is usually expressed in terms of the so called "standard error". This is the square root of the average, taken over all possible samples of the same size and design, of the squared deviation of the sample

The table on the following page provides approximate measures of the standard error due to sampling. These measures are intended as a general guide only.

Users wishing to determine the approximate error due to sampling for any given cell of data, based upon the 20% sample, should choose the standard error value in the column of the standard error table whose heading is closest to the value of the given cell in the census tabulation. When using the obtained standard error value, in general the user can be reasonably certain that, for the enumerated population, the true value (discounting all forms of error other than sampling) lies within plus or minus three times the standard error (e.g., for a cell value of 1,000 the range would be 1,000 + or - 3X65 or 1,000 + or - 195).

The standard errors given in the table on the following page will not apply to population or universe (persons, households, dwellings or families) totals or sub-totals for the geographic area under consideration (see Sampling and Weighting). The effect of sampling for these cells can be determined by comparison with a corresponding 100% publication.

The effect of the particular sample design and weighting procedure used in the 1986 Census will vary, however, from one characteristic to another and from one geographic area to another. The standard error values in the table on the following page, may therefore, understate or overstate the error due to sampling.

For further information on the quality of census data, contact Social Survey Methods Division at Statistics Canada, Ottawa, Canada K1A 0T6 (613) 951-6929.

# CONFIDENTIALITY AND RANDOM ROUNDING

The figures shown in this report have been subjected to a confidentiality procedure known as "random rounding" to prevent the possibility of associating small figures with any identifiable individual. Under this method, all figures including totals are randomly rounded (either up or down) to a multiple of "5". This technique provides strong protection against direct, residual or negative disclosures without adding significant error to the census data. However, since totals are independently rounded, they do not necessarily equal the sum of individual rounded figures in distributions. Also, minor differences can be expected for corresponding totals and cell values in various census tabulations. Similarly, percentages, which are calculated on rounded figures, do not

necessarily add to 100. Percentage distributions and rates for the most part are based on rounded data, while percentage changes and averages are based on unrounded data.

Of concern to some users is that small cell counts may suffer a significant distortion as a result of random rounding. This distortion is the protection against disclosure and individual data cells containing these small numbers may lose their precision as a result. Since the rounding is of a random nature, however, when data cells are reaggregated by the user, the rounding errors tend to cancel out. Distortions may be further reduced by building in the appropriate subtotals into tabulations. Also available is the option of requesting custom tabulations from the census microdata bases. With custom products, random rounding occurs after data cells have been aggregated thus minimizing any distortion.

In addition to random rounding, procedures such as area and cell suppression have been adopted to further protect the confidentiality of individual responses.

With area suppression, all characteristic data for the geographic area are deleted and replaced with the symbol (XXX). The extent to which data are suppressed depends upon whether the area is a standard geographic area, i.e. aggregated from enumeration areas (federal electoral districts, census divisions, census subdivisions, census tracts, etc.) or a non-standard area specified by the user for a custom tabulation. Data are deleted if the population is less than 40 persons for standard areas and less than 100 persons for nonstandard areas. For tables involving income distributions, the suppression of data is extended to geographic areas with a total population of less than 250. Suppressed data are, however, included in the appropriate higher aggregate subtotals and totals. This technique is being implemented for all products involving subprovincial data (i.e. Profile series, basic summary data products, semi-custom and custom data products) collected on a 100% or 20% sample basis.

Note: For data collected on a 20% sample basis, area suppression is based on the non-institutional population rather than the total population since sample data were not collected for the institutional population.

With cell suppression, the minimum acceptable value for a cell is specified. All cell values below the designated cut-off are deleted and replaced by the symbol (XXX). However, the suppressed data are included in the appropriate higher aggregate subtotals and totals. For 1986 data products, two different methods of cell suppression are being implemented. For publications in "The Nation" and "Dimensions" series involving income, detailed occupation or detailed industry, the distribution is being suppressed where less than 250 persons or units are involved. In semi-custom and custom tabulations of variables collected on a sample basis, all cells with a value of "5" (after random rounding) are being suppressed.

#### SPECIAL NOTES

# POPULATION COUNTS BASED ON USUAL RESIDENCE

The population counts shown here for a particular area represent the number of Canadians whose usual place of residence is in that area, regardless of where they happened to be on Census Day. Also included are any Canadians staying in a dwelling in that area on Census Day and having no usual place of residence elsewhere in Canada. In most areas, there is little difference between the number of usual residents and the number of people staying in the area on Census Day. For certain places, however, such as tourist or vacation areas, or those including large work camps, the number of people staying in the area at any particular time could significantly exceed the number of usual residents shown here.

Table: Approximate Standard Error Due to Sampling for 1986 Census Sample Data

						Cell	Value					
Approximate	50	100	200	500	1,000	2,000	5,000	10,000	20,000	50,000	100,000	500,000
Standard Error	15	20	30	45	65	90	140	200	280	435	600	1,300

# INCOMPLETELY ENUMERATED INDIAN RESERVES AND INDIAN SETTLEMENTS

On some Indian reserves and Indian settlements in the 1986 Census, enumeration was not permitted or was interrupted before it could be completed.

Data for 1986 are therefore not available for the incompletely enumerated reserves and settlements and are not included in tabulations. Data for geographic areas containing one or more of these reserves or settlements are therefore noted accordingly. Because of the missing data, users are cautioned that for affected geographic areas, comparisons (e.g., percentage change) between 1981 and 1986 are not exact. While for higher level geographic areas (Canada, provinces, census metropolitan areas and census agglomerations) the impact of the missing data is very small, the impact can increase for smaller areas containing a larger proportion of affected reserves and settlements.

While it is not possible to estimate the population of each incompletely enumerated reserve, estimates of the missed total population and total occupied dwellings at the provincial level have been made and are shown in Appendix 1.

Note, however, that it was not possible to estimate any characteristics of the missed population, even at the provincial level.

Additional information on this subject can be obtained by referring to the User Information Bulletin, Number 1, "Summary of the Methodology for Estimating the Population and Occupied Private Dwellings on Incompletely Enumerated Indian Reserves".

#### **OCCUPATION**


The following minor data quality problems should be taken into consideration when using this publication.

Tailors and dressmakers (8553) and sewing machine operators (8563): In minor group 855-856, Occupations associated with textile, fur and leather products, there is confusion in the coding of tailors and dressmakers (8553) and sewing machine operators (8563), particularly in the province of Quebec. Consequently, tailors and dressmakers estimates are high at the expense of the machine operators in this province.

Farm workers (7183, 7185, 7199): Data for farm workers should be used with caution. The reference period for the census was the last week of May, 1986. Farmers and farm workers, whether livestock, crop or a combination of these, will be primarily occupied at this period of time in seeding, planting or otherwise working the land. The principal activities reported on the census questionnaires may imply, therefore, that these people are crop farm workers. Crop farm workers (7185) may consequently be overstated at the expense of livestock workers (7183) and other farming, horticultural and animal husbandry occupations, n.e.c. (7199).

Farmers (7111): Data for farmers, unit group (7111), are a grouping of livestock farmers (7113), crop farmers (7115) and farmers, n.e.c. (7119). The quality of the data for these unit groups was considered poorer than that for farm workers and, consequently, the codes were collapsed.

General managers and other senior officials (1130): The unit group "General managers and other senior officials (1130)" should not be interpreted as being exclusively senior managers or corporate managers. These people are coded to this category but other respondents who consider themselves general managers have also been assigned this code. The term "manager" is used more and more frequently in the labour market and persons having this "title" may have a variety of responsibilities. These people respond to the census questionnaire in a general way because the nature of their work is varied. It is suggested that employment income data be used in conjunction with that for occupation as an indicator of senior management.



APPENDIX 1: Population and Occupied Private Dwellings, Showing Estimates for Incompletely Enumerated Indian Reserves and Indian Settlements, for Canada, Provinces and Territories, 1986

1 TOTALOG BIRG TOTALOGIES, 1900							
	Excludin pletely en Indian res Indian se	umerated erves and	pletely en Indian re	s for incom- numerated serves and ettlements	on incor enumerat reserves a	Including estimates on incompletely enumerated Indian reserves and Indian settlements	
	Popula- tion	Occupied private dwellings	Popula- tion	Occupied private dwellings (1)	Popula- tion	Occupied private dwellings	
CANADA	25,309,331	9,046,933	44,733	10,600	25,354,064	9,057,533	
Newfoundland	568,349	159,917	-	-	568,349	159,917	
Prince Edward Island	126,646	40,872	-	-	126,646	40,872	
Nova Scotia	873,176	297,224	23	6	873,199	297,230	
New Brunswick	709,442	232,701	980	271	710,422	232,972	
Quebec	6,532,461	2,370,889	7,815	1,582	6,540,276	2,372,471	
Ontario	9,101,694	3,243,752	11,821	3,112	9,113,515	3,246,864	
Manitoba	1,063,016	384,324	8,216	1,673	1,071,232	385,997	
Saskatchewan	1,009,613	360,467	585	123	1,010,198	360,590	
Alberta	2,365,825	840,527	9,453	1,949	2,375,278	842,476	
British Columbia	2,883,367	1,094,217	5,840	1,884	2,889,207	1,096,101	
Yukon Territory	23,504	8,143	-	-	23,504	8,143	
Northwest Territories	52,238	13,900	-	-	52,238	13,900	

<sup>(1)</sup> Includes all private dwellings occupied by usual residents as well as private dwellings occupied solely by foreign and/or temporary residents.



### **APPENDIX 2: 1980 OCCUPATIONAL CLASSIFICATION**

### LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

### MAJOR GROUP 11 - MANAGERIAL, ADMINISTRATIVE AND RELATED OCCUPATIONS

# 111 Officials and administrators unique to government

- 1113 Government administrators
- 1115 Post office management occupations
- 1116 Inspectors and regulatory officers, government
- 1119 Officials and administrators unique to government, n.e.c.

# 113/114 Other managers and administrators

- 1130 General managers and other senior officials
- 1131 Management occupations, natural sciences and engineering
- 1132 Management occupations, social sciences and related fields
- 1133 Administrators in teaching and related fields
- 1134 Administrators in medicine and health
- 1135 Financial management occupations
- 1136 Personnel and industrial relations management occupations
- 1137 Sales and advertising management occupations
- 1141 Purchasing management occupations
- 1142 Services management occupations
- 1143 Production management occupations
- 1145 Management occupations, construction operations
- 1146 Farm management occupations
- 1147 Management occupations, transport and communications operations
- 1149 (1151-1158) Other managers and administrators, n.e.c. (in the following industries):
  - 1151 Mines (including milling), quarries and oil wells
  - 1152 Durable goods manufacturing(1)
  - 1153 Non-durable goods manufacturing(2)
  - 1154 Construction
  - 1155 Transportation, communication and other utilities
  - 1156 Trade
  - 1157 Community, business and personal service industries
  - 1158 Other industries and unspecified(3)

# 117 Occupations related to management and administration

- 1171 Accountants, auditors and other financial officers
- 1173 Organization and methods analysts
- 1174 Personnel and related officers
- 1175 Purchasing officers and buyers, except wholesale and retail trade
- 1176 Inspectors and regulatory officers, n.e.c.
- 1179 Occupations related to management and administration, n.e.c.

#### MAJOR GROUP 21 - OCCUPATIONS IN NATURAL SCIENCES, ENGINEERING AND MATHEMATICS

## 211 Occupations in physical sciences

- 2111 Chemists
- 2112 Geologists
- 2113 Physicists
- 2114 Meteorologists
- 2117 Physical sciences technologists and technicians
- 2119 Occupations in physical sciences, n.e.c.

### 213 Occupations in life sciences

- 2131 Agriculturists and related scientists
- 2133 Biologists and related scientists
- 2135 Life sciences technologists and technicians
- 2139 Occupations in life sciences, n.e.c.

# 214/215 Architects, engineers and community planners

- 2141 Architects
- 2142 Chemical engineers
- 2143 Civil engineers
- 2144 Electrical engineers
- 2145 Industrial engineers
- 2146 Agricultural engineers
- 2147 Mechanical engineers
- 2151 Metallurgical engineers
- 2153 Mining engineers
- 2154 Petroleum engineers
- 2155 Aerospace engineers
- 2156 Nuclear engineers
- 2157 Community planners
- 2159 Professional engineers, n.e.c.

#### 1980

#### LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

216	Other oc	cupations	in	architecture
	and engir	neering		

- 2160 Supervisors: other occupations in architecture and engineering
- 2161 Surveyors
- 2163 Draughting occupations
- 2164 Architectural technologists and technicians
- 2165 Engineering technologists and technicians
- 2169 Other occupations in architecture and engineering, n.e.c.

#### 218 Occupations in mathematics, statistics, systems analysis and related fields

- 2181 Mathematicians, statisticians and actuaries
- 2183 Systems analysts, computer programmers and related occupations
- 2189 Occupations in mathematics, statistics, systems analysis and related fields, n.e.c.

# MAJOR GROUP 23 - OCCUPATIONS IN SOCIAL SCIENCES AND RELATED FIELDS

### 231 Occupations in social sciences

- 2311 Economists
- 2313 Sociologists, anthropologists and related social scientists
- 2315 Psychologists
- 2319 Occupations in social sciences, n.e.c.

# 233 Occupations in social work and related fields

- 2331 Social workers
- 2333 Occupations in welfare and community services
- 2339 Occupations in social work and related fields, n.e.c.

# 234 Occupations in law and jurisprudence

2341 Judges and magistrates

- 2343 Lawyers and notaries
- 2349 Occupations in law and jurisprudence, n.e.c.

# 235 Occupations in library, museum and archival sciences

- 2350 Supervisors: occupations in library, museum and archival sciences
- 2351 Librarians, archivists and conservators
- 2353 Technicians in library, museum and archival sciences
- 2359 Occupations in library, museum and archival sciences, n.e.c.

# 239 Other occupations in social sciences and related fields

- 2391 Educational and vocational counsellors
- 2399 Other occupations in social sciences and related fields, n.e.c.

# MAJOR GROUP 25 - OCCUPATIONS IN RELIGION

## 251 Occupations in religion

- 2511 Ministers of religion
- 2513 Nuns and brothers
- 2519 Occupations in religion, n.e.c.

# MAJOR GROUP 27 - TEACHING AND RELATED OCCUPATIONS

# 271 University teaching and related occupations

- 2711 University teachers
- 2719 University teaching and related occupations, n.e.c.

# 273 Elementary and secondary school teaching and related occupations

- 2731 Elementary and kindergarten teachers
- 2733 Secondary school teachers

#### 1980

### LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

2739	Elementary and secondary sch	ool
	teaching and related occup	ations,
	n.e.c.	

# 279 Other teaching and related occupations

- 2791 Community college and vocational school teachers
- 2792 Fine arts teachers, n.e.c.
- 2793 Post-secondary school teachers, n.e.c.
- 2795 Teachers of exceptional students, n.e.c.
- 2797 Instructors and training officers, n.e.c.
- 2799 Other teaching and related occupations, n.e.c.

# MAJOR GROUP 31 - OCCUPATIONS IN MEDICINE AND HEALTH

# 311 Health diagnosing and treating occupations

- 3111 Physicians and surgeons
- 3113 Dentists
- 3115 Veterinarians
- 3117 Osteopaths and chiropractors
- 3119 Health diagnosing and treating occupations, n.e.c.

# 313 Nursing, therapy and related assisting occupations

- 3130 Supervisors: nursing, therapy and related assisting occupations
- 3131 Nurses, registered, graduate and nurses-in-training
- 3132 Orderlies
- 3134 Registered nursing assistants
- 3135 Nursing attendants
- 3136 Audio and speech therapists
- 3137 Physiotherapists
- 3138 Occupational therapists
- 3139 Nursing, therapy and related assisting occupations, n.e.c.

# 315/316 Other occupations in medicine and health

- 3151 Pharmacists
- 3152 Dietitians and nutritionists
- 3153 Optometrists
- 3154 Dispensing opticians

- 3155 Radiological technologists and technicians
- 3156 Medical laboratory technologists and technicians
- 3157 Denturists
- 3158 Dental hygienists and dental assistants
- 3161 Dental laboratory technicians
- 3162 Respiratory technicians
- 3169 Other occupations in medicine and health, n.e.c.

# MAJOR GROUP 33 - ARTISTIC, LITERARY, RECREATIONAL AND RELATED OCCUPATIONS

- 331 Occupations in fine and commercial art, photography and related fields
  - 3311 Painters, sculptors and related artists
  - 3313 Product and interior designers
  - 3314 Advertising and illustrating artists
  - 3315 Photographers and camera operators
  - 3319 Occupations in fine and commercial art, photography and related fields,

# 333 Occupations in performing and audio-visual arts

- 3330 Producers and directors, performing and audio-visual arts
- 3331 Conductors, composers and arrangers
- 3332 Musicians and singers
- 3333 Occupations related to music and musical entertainment, n.e.c.
- 3334 Dancers and choreographers
- 3335 Actors/actresses
- 3337 Radio and television announcers
- 3339 Occupations in performing and audiovisual arts, n.e.c.

### 335 Occupations in writing

- 3351 Writers and editors
- 3355 Translators and interpreters
- 3359 Occupations in writing, n.e.c.

# 336/337 Occupations in sports and recreation

- 3360 Supervisors: occupations in sports and recreation
- 3370 Coaches, trainers and instructors, sports and recreation
- 3371 Referees and related officials
- 3373 Athletes
- 3375 Attendants, sports and recreation
- 3379 Occupations in sports and recreation, n.e.c.

#### 1980

#### LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

# MAJOR GROUP 41 - CLERICAL AND RELATED OCCUPATIONS

# 411 Stenographic and typing occupations

- 4110 Supervisors: stenographic and typing occupations
- 4111 Secretaries and stenographers
- 4113 Typists and clerk-typists

# 413 Bookkeeping, account-recording and related occupations

- 4130 Supervisors: bookkeeping, accountrecording and related occupations
- 4131 Bookkeepers and accounting clerks
- 4133 Cashiers and tellers
- 4135 Insurance, bank and other finance clerks
- 4137 Statistical clerks
- 4139 Bookkeeping, account-recording and related occupations, n.e.c.

#### 414 Office machine and electronic dataprocessing equipment operators

- 4140 Supervisors: office machine and electronic data-processing equipment operators
- 4141 Office machine operators
- 4143 Electronic data-processing equipment operators

# 415 Material recording, scheduling and distributing occupations

- 4150 Supervisors: material recording, scheduling and distributing occupations
- 4151 Production clerks
- 4153 Shipping and receiving clerks
- 4155 Stock clerks and related occupations
- 4157 Weighers
- 4159 Material recording, scheduling and distributing occupations, n.e.c.

# 416 Library, file and correspondence clerks and related occupations

4160 Supervisors: library, file and correspondence clerks and related occupations

- 4161 Library and file clerks
- 4169 Library, file and correspondence clerks and related occupations, n.e.c.

# 417 Reception, information, mail and message distribution occupations

- 4170 Supervisors: reception, information, mail and message distribution occupations
- 4171 Receptionists and information clerks
- 4172 Mail carriers
- 4173 Mail and postal clerks
- 4175 Telephone operators
- 4177 Messengers
- 4179 Reception, information, mail and message distribution occupations,

# 419 Other clerical and related occupations

- 4190 Supervisors: other clerical and related occupations, n.e.c.
- 4191 Collectors
- 4192 Claim adjusters
- 4193 Travel clerks, ticket, station and freight agents
- 4194 Hotel clerks
- 4195 Personnel clerks
- 4197 General office clerks
- 4199 Other clerical and related occupations, n.e.c.

#### MAJOR GROUP 51 - SALES OCCUPATIONS

### 513/514 Sales occupations, commodities

- 5130 Supervisors: sales occupations, commodities
- 5131 Technical sales occupations and related advisers
- 5133 Commercial travellers
- 5135 Sales clerks and salespersons, commodities, n.e.c.
- 5141 Street vendors and door-to-door sales occupations
- 5143 Newspaper carriers and vendors
- 5145 Service station attendants

#### 1980

# LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

5149 Sales occupations: commodities, n.e.c.	6130 Supervisors: occupations in lodging
517 Sales occupations, services	and other accommodation 6133 Lodging cleaners, except private household
5170 Supervisors: sales occupations, services 5171 Insurance sales occupations	6135 Sleeping-car and baggage porters 6139 Occupations in lodging and other
5172 Real estate sales occupations 5173 Sales agents and traders, securities 5174 Advertising sales occupations	accommodation, n.e.c. 614 Personal service occupations

### 519 Other sales occupations

5190	Supervisors: other sales occupations		occupations
5191	Buyers, wholesale and retail trade	6144	Guides
5193	Route drivers	6145	Travel and related attendants
F400	0.1		0 1 11

5199 Other sales occupations, n.e.c.

5177 Business services sales occupations 5179 Sales occupations: services, n.e.c.

# MAJOR GROUP 61 - SERVICE OCCUPATIONS

## 611 Protective service occupations

	-	hting occup		detectives.	
0112	governn		W 11 W	detectives,	

6113 Police agents and investigators,

6115 Guards and related security occupations

6116 Commissioned officers, Armed Forces

6117 Other ranks, Armed Forces

6119 Protective service occupations, n.e.c.

# 612 Food and beverage preparation and related service occupations

- 6120 Supervisors: food and beverage preparation and related service occupations
- 6121 Chefs and cooks
- 6123 Bartenders
- 6125 Food and beverage serving occupations
- 6129 Food and beverage preparation and related service occupations, n.e.c.

# 613 Occupations in lodging and other accommodation

6141	Funeral directors, embalmers and
	related occupations

6142 Housekeepers, servants and related occupations

6143 Barbers, hairdressers and related

6145 Travel and related attendants, except food and beverage

6147 Child-care occupations

6149 Personal service occupations, n.e.c.

# 616 Apparel and furnishings service occupations

- 6160 Supervisors: apparel and furnishings service occupations
- 6162 Laundering and dry cleaning occupations

6165 Pressing occupations

6169 Apparel and furnishings service occupations, n.e.c.

## 619 Other service occupations

- 6190 Supervisors: other service occupations
- 6191 Janitors, charworkers and cleaners
- 6193 Elevator-operating occupations
- 6198 Occupations in labouring and other elemental work: other services
- 6199 Other service occupations, n.e.c.

### MAJOR GROUP 71 - FARMING, HORTICUL-TURAL AND ANIMAL HUSBANDRY OCCUPATIONS

#### 711 Farmers

- 7113 Livestock farmers
- 7115 Crop farmers
- 7119 Farmers, n.e.c.

#### 1980

# LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

718/719	Other farming, horticultural
	and animal husbandry
	occupations

- 7180 Foremen/women: other farming, horticultural and animal husbandry occupations
- 7183 Livestock farm workers
- 7185 Crop farm workers
- 7195 Nursery and related workers
- 7196 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: other farming, horticultural and animal husbandry
- 7197 Farm machinery operators
- 7199 Other farming, horticultural and animal husbandry occupations, n.e.c.

#### MAJOR GROUP 73 - FISHING, TRAPPING AND RELATED OCCUPATIONS

# 731 Fishing, trapping and related occupations

- 7311 Captains and other officers, fishing vessels
- 7313 Net, trap and line fishing occupations
- 7315 Trapping and related occupations
- 7319 Fishing, trapping and related occupations, n.e.c.

# MAJOR GROUP 75 - FORESTRY AND LOGGING OCCUPATIONS

#### 751 Forestry and logging occupations

- 7510 Foremen/women: forestry and logging occupations
- 7511 Forestry conservation occupations
- 7513 Timber cutting and related occupations
- 7516 Log inspecting, grading, scaling and related occupations
- 7517 Log hoisting, sorting, moving and related occupations
- 7518 Occupations in labouring and other elemental work: forestry and logging

7519 Forestry and logging occupations, n.e.c.

#### MAJOR GROUP 77 - MINING AND QUARRYING INCLUDING OIL AND GAS FIELD OCCUPATIONS

# 771 Mining and quarrying including oil and gas field occupations

- 7710 Foremen/women: mining and quarrying including oil and gas field occupations
- 7711 Rotary well-drilling and related occupations
- 7713 Rock and soil drilling occupations
- 7715 Blasting occupations
- 7717 Mining and quarrying: cutting, handling and loading occupations
- 7718 Occupations in labouring and other elemental work: mining and quarrying including oil and gas fields
- 7719 Mining and quarrying including oil and gas field occupations, n.e.c.

# MAJOR GROUP 81/82 - PROCESSING OCCUPATIONS

#### 811 Mineral ore treating occupations

- 8110 Foremen/women: mineral ore treating occupations
- 8111 Crushing and grinding occupations, mineral ores
- 8113 Mixing, separating, filtering and related occupations, mineral ores
- 8115 Melting and roasting occupations, mineral ores
- 8116 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: mineral ore treating
- 8118 Occupations in labouring and other elemental work: mineral ore treating
- 8119 Mineral ore treating occupations,

1980

## LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

813/814	Metal processing and related occupations	816/817	Chemicals, petroleum, rubber, plastic and related materials processing occupations
8130	Foremen/women: metal processing and related occupations	8160	Foremen/women: chemicals, petro- leum, rubber, plastic and related
	Metal smelting, converting and refining occupations	8161	materials processing occupations Mixing and blending occupations.
8133	Metal heat-treating occupations		chemicals and related materials
8135	Metal rolling occupations Moulding, coremaking and metal	8163	Filtering, straining and separating occupations, chemicals and related
0101	casting occupations		materials
8141	Metal extruding and drawing occupa-	8165	Distilling, subliming and carbonizing
8143	tions Plating, metal spraying and related		occupations, chemicals and related materials
	occupations	8167	Roasting, cooking and drying occupa-
8146	Inspecting, testing, grading and		tions, chemicals and related materials
	sampling occupations, metal processing	8171	Crushing and grinding occupations, chemicals and related materials
8148	Occupations in labouring and other	8173	Coating and calendering occupations,
01.40	elemental work: metal processing	0150	chemicals and related materials
8149	Metal processing and related occupations, n.e.c.	8176	Inspecting, testing, grading and sampling occupations: chemicals,
			petroleum, rubber, plastic and re-
		0170	lated materials processing
		9119	Occupations in labouring and other elemental work: chemicals.
			petroleum, rubber, plastic and related
		9170	materials processing
815 C	lay, glass and stone processing,	0119	Chemicals, petroleum, rubber, plastic and related materials processing
	orming and related occupations		occupations, n.e.c.
8150	Foremen/women: clay, glass and	821/822	Food, beverage and related
	stone processing, forming and related occupations		processing occupations
8151	Furnace and kiln workers: clay, glass	8210	Foremen/women: food, beverage and
0.4 5.0	and stone	0011	related processing occupations
8153	Separating, grinding, crushing and mixing occupations: clay, glass and		Flour and grain milling occupations Baking, confectionery making and
	stone		related occupations
8155	Forming occupations: clay, glass and	8215	Slaughtering and meat cutting, canning, curing and packing
8156	stone Inspecting, testing, grading and		occupations
0100	sampling occupations: clay, glass and	8217	Fish canning, curing and packing
	stone processing and forming	2991	occupations Fruit and vegetable canning,
8158	Occupations in labouring and other elemental work: clay, glass and	0221	preserving and packing occupations
	stone processing and forming	8223	Milk processing and related occu-
8159	Clay, glass and stone processing,	8225	pations Sugar processing and related
	forming and related occupations,	0220	occupations

#### 1980

# LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

8226	Inspecting, testing, grading and sampling occupations: food, beverage	826/827	Textile processing occupations
	and related processing	8260	Foremen/women: textile processin
8227	Beverage processing and related		occupations
	occupations	8261	Textile fibre preparing occupations
8228	Occupations in labouring and other	8263	Textile spinning and twisting
	elemental work: food, beverage and		occupations
	related processing	8265	Textile winding and reeling
8229	Food, beverage and related processing	000	occupations
	occupations, n.e.c.	8267	Textile weaving occupations
		8271	Knitting occupations
		8213	Textile bleaching and dyeing
823 V	Vood processing occupations,	9975	occupations Textile finishing and calendering
	xcept pulp and papermaking	0210	occupations
6	xcept pulp and paper making	8276	Inspecting, testing, grading an
8230	Foremen/women: wood processing	0210	sampling occupations, textile
0200	occupations, except pulp and		processing
	papermaking	8278	Occupations in labouring and other
8231	Sawmill sawyers and related	32.0	elemental work: textile processing
	occupations	8279	Textile processing occupations, n.e.c.
8233	Plywood making and related		
	occupations		
	Wood treating occupations	829 O	ther processing occupations
8236	Inspecting, testing, grading and		
	sampling occupations: wood pro-	8290	Foremen/women: other processing
	cessing, except pulp and paper-		occupations
0000	making	8293	Tobacco processing occupations
8238	Occupations in labouring and other	8295	Hide and pelt processing occupations
	elemental work: wood processing,	8296	Inspecting, testing, grading and
8030	except pulp and papermaking Wood processing occupations, except		sampling occupations, other processing
0233	pulp and papermaking, n.e.c.	8208	Occupations in labouring and other
	purp and paper maxing, n.e.c.	0230	elemental work: other processing
		8299	Other processing occupations, n.e.c.
		0200	omer processing occupations, m.c.c.
	Pulp and papermaking and related		
0	ccupations		ROUP 83 - MACHINING AND
0050	73 / 1 1	RELAT	'ED OCCUPATIONS
8250	Foremen/women: pulp and paper-	001 34	[.4.]
0051	making and related occupations	831 M	letal machining occupations
9252	Cellulose pulp preparing occupations Papermaking and finishing	9210	Foremen/women: metal machining
0200	occupations	0310	occupations
8256	Inspecting, testing, grading and	8311	Tool and die making occupations
0200	sampling occupations, pulp and	8313	Machinist and machine tool setting
	papermaking	5310	up occupations
8258	Occupations in labouring and other	8315	Machine tool operating occupations
	elemental work: pulp and	8316	Inspecting, testing, grading and
	papermaking		sampling occupations, metal
8259	Pulp and papermaking and related		machining
	occupations, n.e.c.	8319	Metal machining occupations, n.e.c.

1980

### LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

and

833	M	letal shaping and forming ccupations, except machining
83	30	Foremen/women: metal shaping forming occupations, except machining
83 83	31	Forging occupations Sheet metal workers

- 8334 Metalworking-machine operators, n.e.c.
- 8335 Welding and flame cutting occupations
- 8336 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: metal shaping and forming, except machining
- 8337 Boilermakers, platers and structural metal workers
- 8339 Metal shaping and forming occupations, except machining, n.e.c.

### 835 Wood machining occupations

- 8350 Foremen/women: wood machining occupations
- 8351 Wood patternmaking occupations
- 8353 Wood sawing and related occupations, n.e.c.
- 8355 Planing, turning, shaping and related wood machining occupations
- 8356 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: wood machining
- 8357 Wood sanding occupations
- 8359 Wood machining occupations, n.e.c.

# 837 Clay, glass and stone and related materials machining occupations

- 8370 Foremen/women: clay, glass and stone and related materials machining occupations
- 8371 Cutting and shaping occupations: clay, glass, stone and related materials
- 8373 Abrading and polishing occupations: clay, glass, stone and related materials
- 8376 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: clay, glass, stone and related materials machining

8379 Clay, glass, stone and related materials machining occupations, n.e.c.

# 839 Other machining and related occupations, n.e.c.

- 8390 Foremen/women: other machining and related occupations, n.e.c.
- 8391 Engravers, etchers and related occupations, n.e.c.
- 8393 Filing, grinding, buffing, cleaning and polishing occupations, n.e.c.
- 8395 Patternmakers and mouldmakers,
- 8396 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: other machining and related occupations, n.e.c.
- 8399 Other machining and related occupations, n.e.c.

### MAJOR GROUP 85 - PRODUCT FABRICATING, ASSEMBLING AND REPAIRING OCCUPATIONS

- 851/852 Fabricating and assembling occupations: metal products, n.e.c.
  - 8510 Foremen/women: Fabricating and assembling occupations, metal products, n.e.c.
  - 8511 Engine and related equipment fabricating and assembling occupations,
  - 8513 Motor vehicle fabricating and assembling occupations, n.e.c.
  - 8515 Aircraft fabricating and assembling occupations, n.e.c.
  - 8523 Industrial, farm, construction and other mechanized equipment and machinery fabricating and assembling occupations, n.e.c.
  - 8525 Business and commercial machines fabricating and assembling occupations, n.e.c.
  - 8526 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: fabricating and assembling metal products, n.e.c.

#### 1980

# LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

- 8527 Precision instruments and related equipment fabricating and assembling occupations, n.e.c.
- 8528 Occupations in labouring and other elemental work: fabricating and assembling metal products, n.e.c.
- 8529 Other fabricating and assembling occupations: metal products, n.e.c.

# 853 Fabricating, assembling, installing and repairing occupations: electrical, electronic and related equipment

- 8530 Foremen/women: fabricating, assembling, installing and repairing occupations: electrical, electronic and related equipment
- 8531 Electrical and related equipment fabricating and assembling occupations
- 8533 Electrical and related equipment installing and repairing occupations,
- 8534 Electronic and related equipment fabricating and assembling occupations
- 8535 Electronic and related equipment installing and repairing occupations,
- 8536 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: fabricating, assembling, installing and repairing electrical, electronic and related equipment
- 8537 Radio and television repairers
- 8538 Occupations in labouring and other elemental work: fabricating, assembling, installing and repairing electrical, electronic and related equipment
- 8539 Fabricating, assembling, installing and repairing occupations: electrical, electronic and related equipment, n.e.c.

# 854 Fabricating, assembling and repairing occupations, wood products

8540 Foremen/women: fabricating, assembling and repairing occupations: wood products

- 8541 Cabinet and wood furniture makers
- 8546 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: fabricating, assembling and repairing, wood products
- 8548 Occupations in labouring and other elemental work: fabricating, assembling and repairing, wood products
- 8549 Fabricating, assembling and repairing occupations: wood products, n.e.c.

# 855/856 Fabricating, assembling and repairing occupations: textile, fur and leather products

- 8550 Foremen/women: fabricating, assembling and repairing occupations: textile, fur and leather
- 8551 Patternmaking, marking and cutting occupations: textile, fur and leather products
- 8553 Tailors and dressmakers
- 8555 Furriers
- 8557 Milliners, hat and cap makers
- 8561 Shoemaking and repairing occupations
- 8562 Upholsterers
- 8563 Sewing machine operators, textile and similar materials
- 8566 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: fabricating, assembling and repairing, textile, fur and leather products
- 8568 Occupations in labouring and other elemental work: fabricating, assembling and repairing, textile, fur and leather products
- 8569 Fabricating, assembling and repairing occupations: textile, fur and leather products, n.e.c.

# 857 Fabricating, assembling and repairing occupations: rubber, plastic and related products

8570 Foremen/women: fabricating, assembling and repairing occupations: rubber, plastic and related products, n.e.c.

1980

### LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

8571 Bonding and cementing occupations: rubber, plastic and related products 8573 Moulding occupations: rubber, plastic and related products 8575 Cutting and finishing occupations: rubber, plastic and related products 8576 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: fabricating, assembling and repairing rubber. plastic and related products 8578 Occupations in labouring and other elemental work: fabricating, assembling and repairing rubber, plastic and related products 8579 Fabricating, assembling and repairing occupations: rubber, plastic and related products, n.e.c.

## MAJOR GROUP 87 - CONSTRUCTION TRADES OCCUPATIONS

8599 Other product fabricating, assembling and repairing occupations, n.e.c.

# 871 Excavating, grading, paving and related occupations

8591 Jewellery and silverware fabricating,

8592 Marine craft fabricating, assembling

8593 Paper product fabricating and assem-

8595 Painting and decorating occupations,

fabricating, assembling and re-

8598 Occupations in labouring and other

fabricating, assembling and

elemental work: other product

and repairing occupations

8596 Inspecting, testing, grading and

bling occupations

pairing

repairing

assembling and repairing occupations

sampling occupations: other product

- 8710 Foremen/women: excavating, grading, paving and related occupations
- 8711 Excavating, grading and related occu-
- 8713 Paving, surfacing and related occupa-
- 8715 Railway section and track workers
- 8718 Occupations in labouring and other elemental work: excavating, grading, paving and related activities
- 8719 Excavating, grading, paving and related occupations, n.e.c.
- 873 Electrical power, lighting and wire communications equipment erecting, installing and repairing occupations
  - 8730 Foremen/women: electrical power, lighting and wire communications equipment erecting, installing and repairing occupations

### 858 Mechanics and repairers, n.e.c.

- 8580 Foremen/women: mechanics and repairers, n.e.c.
- 8581 Motor vehicle mechanics and repairers
- 8582 Aircraft mechanics and repairers
- 8583 Rail transport equipment mechanics and repairers
- 8584 Industrial, farm and construction machinery mechanics and repairers
- 8585 Business and commercial machine mechanics and repairers
- 8586 Inspecting, testing, grading and sampling occupations: equipment repair, n.e.c.
- 8587 Watch and clock repairers
- 8588 Precision instrument mechanics and repairers
- 8589 Other mechanics and repairers, n.e.c.

# 859 Other product fabricating, assembling and repairing occupations

8590 Foremen/women: other product fabricating, assembling and repairing occupations

#### 1980

## LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

8731	Electrical power line workers and	8798	Occupations in labouring and other
8733	related occupations Construction electricians and		elemental work: other construction trades
0725	repairers Wing communications and related	8799	Other construction trades occu-
8139	Wire communications and related equipment installing and repairing occupations		pations, n.e.c.
8736	Inspecting, testing, grading and sampling occupations: electrical		
	power, lighting and wire		ROUP 91 - TRANSPORT
	communications equipment erecting, installing and repairing		PMENT OPERATING PATIONS
8738	Occupations in labouring and other	3000.	
	elemental work: electrical power, lighting and wire communications	911 A	Air transport operating
	equipment erecting, installing and repairing		ccupations
8739	Electrical power, lighting and wire	9110	Foremen/women: air transport
	communications equipment erecting, installing and repairing occupations,	9111	operating occupations Air pilots, navigators and flight
	n.e.c.	3111	engineers
		9113	Air transport operating support
		9119	occupations Air transport operating occupations,
		3113	n.e.c.
78/879	Other construction trades		
	occupations	913 R	Railway transport operating
		o	ccupations
8780	Foremen/women: other construction	9130	Foremen/women: railway transport
9791	trades occupations Carpenters and related occupations	0121	operating occupations Locomotive operating occupations
	Brick and stone masons and tile		Conductors and brake workers,
	setters		railway
8783	Concrete finishing and related occupations	9135	Railway transport operating support occupations
8784	Plasterers and related occupations	9139	Railway transport operating
8785	Painters, paperhangers and related		occupations, n.e.c.
8786	occupations Insulating occupations, construction		
	Roofing, waterproofing and related	915 W	Vater transport operating
	occupations		ccupations
8791	Pipefitting, plumbing and related occupations	9151	Deck officers
8793	Structural metal erectors		Engineering officers, ship
8795	Glaziers		Deck crew, ship
8796	Inspecting, testing, grading and	9157	Engine and boiler-room crew, ship
	sampling occupations: other con-	9159	Water transport operating
	struction trades		occupations, n.e.c.

1980

### LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

917	Motor transport operating
	occupations

- 9170 Foremen/women: motor transport operating occupations
- 9171 Bus drivers
- 9173 Taxi drivers and chauffeurs
- 9175 Truck drivers
- 9179 Motor transport operating occupations, n.e.c.

# 919 Other transport equipment operating occupations

- 9190 Foremen/women: other transport equipment operating occupations
- 9191 Subway and street railway operating occupations
- 9193 Rail vehicle operators, except rail transport
- 9199 Other transport equipment operating occupations, n.e.c.

### MAJOR GROUP 93 - MATERIAL HANDLING AND RELATED OCCUPATIONS, N.E.C.

# 931 Material handling and related occupations, n.e.c.

- 9310 Foremen/women: material handling and related occupations, n.e.c.
- 9311 Hoisting occupations, n.e.c.
- 9313 Longshore workers, stevedores and freight handlers
- 9314 Parcel carriers, n.e.c.
- 9315 Material handling equipment operators, n.e.c.
- 9317 Packaging occupations, n.e.c.
- 9318 Occupations in labouring and other elemental work: material handling and related activities, n.e.c.
- 9319 Other material handling and related occupations, n.e.c.

# MAJOR GROUP 95 - OTHER CRAFTS AND EQUIPMENT OPERATING OCCUPATIONS

## 951 Printing and related occupations

- 9510 Foremen/women: printing and related occupations
- 9511 Typesetting and composing occupations
- 9512 Printing press occupations
- 9513 Stereotyping and electrotyping occupations
- 9514 Printing engraving, except photoengraving, occupations
- 9515 Photoengraving and related occupations
- 9517 Bookbinding and related occupations
- 9518 Occupations in labouring and other elemental work: printing and related activities
- 9519 Printing and related occupations,

# 953 Stationary engine and utilities equipment operating and related occupations

- 9530 Foremen/women: stationary engine and utilities equipment operating and related occupations
- 9531 Power station operators
- 9539 Stationary engine and utilities equipment operating and related occupations, n.e.c.

# 955 Electronic and related communications equipment operating occupations, n.e.c.

- 9550 Foremen/women: electronic and related communications equipment operating occupations, n.e.c.
- 9551 Radio and television broadcasting equipment operators
- 9553 Telegraph operators
- 9555 Sound and video recording and reproduction equipment operators
- 9557 Motion picture projectionists
- 9559 Other electronic and related communications equipment operating occupations, n.e.c.

#### 1980

# LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

# 959 Other crafts and equipment operating occupations, n.e.c.

- 9590 Foremen/women: other crafts and equipment operating occupations, n.e.c.
- 9591 Photographic processing occupations
- 9599 Other crafts and equipment operating occupations, n.e.c.

# MAJOR GROUP 99 - OCCUPATIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED

### 991 Occupations not elsewhere classified

- 9910 Supervisors and foremen/women, n.e.c.
- 9916 Inspecting, testing, grading and sampling occupations, n.e.c.
- 9918 (9921-9926) Occupations in labouring and other elemental work, n.e.c. (in the following industries):
  - 9921 Manufacturing industries
  - 9922 Transportation, communication and other utilities
  - 9923 Trade
  - 9924 Community, business and personal service
  - 9925 Public administration and defence
  - 9926 Other industries and unspecified(4)
- 9919 Other occupations, n.e.c.

1980

### LIST OF MAJOR GROUPS, MINOR GROUPS AND UNIT GROUPS

#### **FOOTNOTES**

- (1) Includes wood industries, furniture and fixture industries, primary metal industries, metal fabricating industries (except machinery and transportation equipment industries), machinery industries (except electrical machinery), transportation equipment industries, electrical products industries and non-metallic mineral products industries.
- (2) Includes food and beverage industries, tobacco products industries, rubber and plastics products industries, leather industries, textile industries, knitting mills, clothing industries, paper and allied industries, printing, publishing and allied industries, petroleum and coal products industries, chemical and chemical products industries, and miscellaneous manufacturing industries.
- (3) Includes industry unspecified or undefined, agriculture, forestry, fishing and trapping, finance, insurance and real estate and public administration and defence.
- (4) Includes industry unspecified or undefined, agriculture, forestry, fishing and trapping, mines (including milling), quarries and oil wells, construction industry and finance, insurance and real estate.

n.e.c. = not elsewhere classified.



### ACCESSIBLE FROM COAST TO COAST

Statistics Canada's regional reference centres provide a full range of the census products and services. Each reference centre is equipped with a library and a sales counter where users can consult or purchase census publications, microcomputer diskettes, microfiche, maps and more. Each centre has facilities to retrieve information from Statistics Canada's computerized data retrieval systems – CANSIM and TELICHART. A telephone inquiry service is also available with toll-free numbers for regional clients outside local calling areas. Many other services - from seminars to consultations - are offered. Call or write your regional reference centre for information. For a brief description of the products and services available from the 1986 Census, consult the section on Guidelines for Using This Publication.

#### **NEWFOUNDLAND AND LABRADOR**

Advisory Services Statistics Canada 3rd Floor, Viking Building Crosbie Road St. John's, Newfoundland A1B 3P2 Local calls: 709-772-4073 Toll-free service: 1-800-563-4255

#### MARITIME PROVINCES

Advisory Services
Statistics Canada
North American Life Centre
1770 Market Street
Halifax, Nova Scotia B3J 3M3
Local calls: 902-426-5331
Toll-free service: 1-800-565-7192

QUEBEC

Advisory Services
Statistics Canada
Guy Favreau Complex
200 René Lévesque Blvd. W.
Suite 412, East Tower
Montréal, Quebec H2Z 1X4
Local calls: 514-283-5725
Toll-free service: 1-800-361-2831

#### NATIONAL CAPITAL REGION

Statistical Reference Centre (NCR)
Statistics Canada
Lobby, R.H. Coats Building
Tunney's Pasture
Ottawa, Ontario K1A 0T6
Local calls: 613-951-8116
If outside the local calling area, please dial the
toll-free number for your province.

#### **ONTARIO**

Advisory Services Statistics Canada 10th Floor, Arthur Meighen Building 25 St. Clair Avenue East Toronto, Ontario M4T 1M4 Local calls: 416-973-6586 Toll-free service: 1-800-268-1151

#### NIPISSING REGION

Advisory Services Statistics Canada Civic Administration Centre 225 Holditch Street Sturgeon Falls, Ontario POH 2G0 Local calls: 705-753-3200

If outside the local calling area, please dial the toll-free number given above for Ontario residents.

#### MANITOBA

Advisory Services Statistics Canada 6th Floor, General Post Office Building 266 Graham Avenue Winnipeg, Manitoba R3C 0K4 Local calls: 204-983-4020 Toll-free service: 1-800-542-3404

#### SASKATCHEWAN

Advisory Services Statistics Canada 9th Floor, Avord Tower 2002 Victoria Avenue Regina, Saskatchewan S4P 0R7 Local calls: 306-780-5405 Toll-free service: 1-800-667-7164

### ALBERTA AND NORTHWEST TERRITORIES


Advisory Services Statistics Canada 8th Floor, Park Square 10001 Bellamy Hill Edmonton, Alberta T5J 3B6 Local calls: 403-495-3027 Toll-free service: 1-800-282-3907 N.W.T. call collect: 403-495-3028

#### SOUTHERN ALBERTA (CALGARY)

Advisory Services
Statistics Canada
Box 2390, Station M
Room 245
220 Fourth Avenue South East
Calgary, Alberta T2P 3C1
Local calls: 403-292-6717
Toll-free service: 1-800-472-9708

#### **BRITISH COLUMBIA AND YUKON**

Advisory Services
Statistics Canada
3rd Floor, Federal Building
Sinclair Centre, Suite 440F
757 West Hastings Street
Vancouver, British Columbia V6C 3C9
Local calls: 604-666-3691
Toll-free service:
(except Atlin, B.C.) 1-800-663-1551
Yukon and Atlin, B.C.: Zenith 08913



# DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE EN FRANÇAIS



### DÉFINITIONS

Seul un résumé des définitions des termes géographiques et des concepts du recensement est présenté ici. Les utilisateurs doivent consulter le Dictionnaire du recensement de 1986 (nº 99-101F ou E au catalogue) pour les définitions complètes et les observations additionnelles pertinentes.

#### **ACTIVITÉ**

Activité sur le marché du travail des personnes en âge de travailler qui, au cours de la semaine précédant le 3 juin 1986, faisaient partie de la population active occupée ou de la population active en chômage. Les autres personnes, en âge de travailler, qui n'étaient ni occupées ni en chômage sont classées dans la catégorie des inactifs. Les données sont disponibles pour les personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'institution.

### ÂGE

Âge au dernier anniversaire de naissance (à la date de référence du recensement, le 3 juin 1986). Cette variable est établie d'après la réponse à la question sur la date de naissance qui demande le jour, le mois et l'année de naissance. Les personnes qui ne connaissaient pas la date exacte de leur naissance devaient donner la meilleure estimation possible.

#### CATÉGORIE DE TRAVAILLEURS

# (Également connu sous STATUT PROFESSIONNEL)

Variable permettant de classer les personnes qui ont déclaré un emploi selon (i) qu'elles ont surtout travaillé contre rémunération, à la commission ou contre rémunération en nature, (ii) qu'elles ont travaillé sans rémunération pour un parent du même ménage dans une entreprise ou une ferme familiale ou (iii) qu'elles ont travaillé surtout à leur compte, avec ou sans aide rémunérée, dans l'emploi déclaré. L'emploi déclaré désigne l'emploi qu'elles occupaient au cours de la semaine précédant le recensement ou, si elles n'ont pas travaillé au cours de cette semaine, leur emploi de plus longue durée depuis le 1er janvier 1985. Les personnes ayant occupé deux emplois ou plus cette semaine-là devaient donner des renseignements sur celui auquel elles avaient consacré le plus grand nombre d'heures.

Nota: Dans les publications des recensements de 1971 et de 1981, les travailleurs autonomes dans des entreprises constituées en société sont habituellement inclus dans la catégorie des travailleurs rémunérés pour que les données sur ces travailleurs puissent être comparées à celles d'enquêtes auprès des entreprises et au système de comptabilité nationale. Dans les publications du recensement de 1986, si

l'espace le permet, les travailleurs autonomes dont la ferme ou l'entreprise est

constituée en société sont montrés

# CHÔMEURS(EUSES)

séparément.

Personnes qui, pendant la semaine précédant le recensement:

- a) étaient sans travail, mais avaient cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes et étaient prêtes à travailler; ou
- b) avaient été mises à pied mais prévoyaient reprendre leur emploi; ou
- avaient pris des dispositions précises en vue de se présenter à un nouvel emploi dans les quatre semaines suivantes.

Les données sont disponibles pour les personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'institution.

### PERSONNES OCCUPÉES

Personnes qui, au cours de la semaine précédant le 3 juin 1986 :

- a) avaient fait un travail quelconque, à l'exclusion des travaux ménagers, des travaux d'entretien ou des réparations effectués à la maison de même que le bénévolat; ou
- étaient temporairement absentes de leur travail ou de l'entreprise à cause d'un conflit de travail à leur lieu de travail, d'une maladie ou d'une incapacité temporaire, de vacances, ou encore pour d'autres raisons.

Les données sont disponibles pour les personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'institution.

### POPULATION ACTIVE EXPÉRIMENTÉE

Variable obtenue en retranchant de la population active totale les chômeurs de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé ou qui ont travaillé seulement avant le 1er janvier 1985.

# POPULATION ACTIVE TOTALE (PENDANT LA SEMAINE DE RÉFÉRENCE)

Personnes qui étaient soit occupées, soit en chômage pendant la semaine précédant le recensement (le 3 juin 1986). Les données sont disponibles pour les personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'institution.

# PROFESSION (SELON LA CLASSIFICATION DE 1980)

Genre de travail que faisaient les personnes pendant la semaine de référence. Le genre de travail exécuté est défini à partir du type d'emploi déclaré par le recensé et de la description des tâches les plus importantes qui s'y rattachent. Ces données sont disponibles pour les personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'institution. Si le recensé n'avait pas d'emploi au cours de la semaine précédant le recensement, les données portent sur l'emploi qu'il/elle a occupé le plus longtemps depuis le 1er janvier 1985. Les personnes qui avaient deux emplois ou plus devaient donner des renseignements sur l'emploi auquel elles avaient consacré le plus d'heures de travail.

Les données sur la profession sont groupées selon une classification à trois niveaux d'agrégation: 22 grands groupes qui se subdivisent en 80 sousgroupes et, par la suite, en 514 groupes de base.

Les données de 1981 et de 1986 sur la profession sont directement comparables. Dans le cas des données du recensement de 1971, des ajustements préalables doivent être faits à l'univers et à la classification adoptés. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter à la définition de PROFESSION (selon la classification de 1971). Voir le Dictionnaire du recensement de 1986, nº 99-101F au catalogue.

### SEMAINES TRAVAILLÉES, À PLEIN TEMPS OU À TEMPS PARTIEL, EN 1985

Cette variable s'applique aux personnes qui ont travaillé en 1985. Ces dernières devaient préciser si elles avaient travaillé des semaines complètes ou non. Les personnes qui avaient un emploi à temps partiel pendant une partie de l'année et un emploi à plein temps pendant l'autre partie devaient répondre en fonction de l'emploi pour lequel elles avaient travaillé le plus grand nombre de semaines. Les données sont disponibles pour les personnes de 15 ans et plus qui ont travaillé en 1985, à l'exclusion des pensionnaires d'institution.

#### SEMAINES TRAVAILLÉES EN 1985

Nombre de semaines au cours desquelles les personnes ont travaillé, ne fût-ce que quelques heures, en 1985. Sont comprises les semaines de vacances payées, de congé de maladie ou d'absences payées pour des cours de formation. Les travaux ménagers ou autres travaux d'entretien et les réparations effectués à la maison de même que le bénévolat ne sont pas considérés comme du "travail". Les données sont disponibles pour les personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'institution.

#### SEXE

Qualité d'homme ou de femme.

#### TRAVAIL EN 1985

Indique le nombre de semaines au cours desquelles les personnes ont travaillé, en 1985, à plein temps ou à temps partiel. Les données sont disponibles pour les personnes de 15 ans et plus, à l'exclusion des pensionnaires d'institution.

# ÉCHANTILLONNAGE ET PONDÉRATION

Les données du recensement de 1986 ont été recueillies sur une base de 100% (c'est-à-dire auprès de tous les ménages) ou par un échantillonnage aléatoire des ménages; ces données sont pondérées afin de fournir des estimations sur l'ensemble de la population. Les renseignements figurant dans le présent bulletin ont été recueillis auprès d'un échantillon de 20% et pondérés afin de compenser l'effet de l'échantillonnage. Tous les titres des tableaux ont été annotés en conséquence. (Veuillez remarquer que, dans les réserves indiennes et les régions éloignées, toutes les données ont été recueillies auprès de toute la population. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les données ont été recueillies auprès de toute la population mais, pour les collectivités de Fort Smith, Hay River, Pine Point et Yellowknife, seulement 20% des données ont été traitées.)

Quelle que soit la région géographique, le total ou total partiel pondéré de la population, des ménages, des logements ou des familles peut différer de celui qui figure dans les bulletins de données intégrales. Cet écart (outre l'effet de l'arrondissement aléatoire) sera attribuable à l'échantillonnage.

## **QUALITÉ DES DONNÉES**

#### **GÉNÉRALITÉS**

Le recensement de 1986 a été un projet complexe de grande envergure. Même si l'on a déployé des efforts considérables pour maintenir des normes élevées tout au cours des activités de collecte et de traitement, les estimations obtenues sont inévitablement entachées d'erreurs. Les utilisateurs doivent savoir que ces erreurs existent et avoir une idée générale des principales composantes du recensement afin d'être en mesure de déterminer si les données du recensement peuvent leur être utiles et évaluer les risques que comporte le fait de baser leurs conclusions ou leurs décisions sur ces données.

Des erreurs peuvent se produire pratiquement à toutes les étapes du recensement, allant de la préparation des documents au traitement des données, en passant par l'établissement des listes des logements et la collecte des données. Certaines erreurs peuvent survenir plus ou moins au hasard et, lorsque les différentes réponses sont agrégées pour un groupe suffisamment grand, elles tendent à s'annuler. Dans le cas des erreurs de cette nature, plus le groupe est grand, plus l'estimation correspondante est exacte. C'est pour cette raison que les utilisateurs sont invités à employer avec une certaine réserve les petites estimations. Par contre, d'autres erreurs peuvent se produire systématiquement et entraîner des estimations "biaisées". Comme le biais découlant de ces erreurs est persistant, peu importe la taille du groupe pour lequel les réponses sont agrégées, et qu'il est particulièrement difficile à mesurer, les erreurs systématiques posent un plus grave problème à la plupart des utilisateurs des données que les erreurs aléatoires mentionnées plus haut.

En ce qui concerne les données du recensement en général, les principaux types d'erreur sont les suivants:

 les erreurs d'observation, qui se produisent lorsqu'on oublie des logements ou des personnes, qu'on les englobe à tort ou qu'on les compte deux fois;

- les erreurs dues à la non-réponse, qui découlent du fait qu'on n'a pas pu obtenir de réponses d'un petit nombre de ménages et(ou) de personnes à cause d'une absence prolongée ou pour toute autre raison;
- les erreurs de réponse, qui surviennent lorsque le répondant, et parfois le recenseur, a mal interprété une question du recensement et a inscrit une mauvaise réponse;
- les erreurs de traitement, qui peuvent se produire à diverses étapes, notamment: au codage, lorsque les commis transforment les réponses en toutes lettres en codes numériques; à la saisie des données, lorsque les préposés à l'introduction des données transfèrent sur les bandes pour ordinateur les réponses figurant sur le questionnaire du recensement; à l'imputation, lorsque l'ordinateur insère dans un enregistrement une réponse "valide", mais pas nécessairement exacte, pour remplacer des données manquantes ou "invalides" (une réponse est "valide" si elle est conforme aux autres renseignements de l'enregistrement, elle est "invalide" si elle n'est pas conforme);
- les erreurs d'échantillonnage, qui s'appliquent uniquement aux questions supplémentaires figurant sur la formule complète et s'adressant à un échantillon d'un cinquième des ménages; elles résultent du fait que les réponses à ces questions, lorsqu'elles sont pondérées pour représenter l'ensemble de la population, diffèrent inévitablement des résultats qu'on aurait obtenus si on avait posé ces questions à tous les ménages.

Les types d'erreur ci-dessus ont chacun une composante aléatoire et une composante systématique. Toutefois, la composante systématique des erreurs d'échantillonnage est généralement très faible par rapport à la composante aléatoire. Par contre, dans le cas des erreurs non dues à l'échantillonnage, les deux composantes peuvent être importantes.

#### ERREURS D'OBSERVATION

Les erreurs d'observation peuvent influer sur la précision des chiffres du recensement, c'est-à-dire la taille des divers univers du recensement: la population, les familles, les ménages et les logements. Bien qu'on ait pris quelques mesures pour corriger les erreurs identifiables, une certaine marge d'erreur subsiste toujours dans les chiffres définitifs du fait que des logements ou des personnes ont été oubliés, pris en compte par erreur dans le recensement ou comptés deux fois.

93-112

Si des logements ou des personnes n'ont pas été pris en compte alors qu'ils auraient dû l'être, on a un sous-dénombrement. Des logements peuvent être oubliés à la suite d'une mauvaise interprétation des limites des secteurs de dénombrement (SD) ou du fait que des logements sont cachés ou semblent inhabitables. Des personnes peuvent être oubliées quand le logement est oublié ou classé comme inoccupé, ou quand certains membres des ménages sont omis sur le questionnaire parce que le répondant a mal interprété les instructions concernant les personnes à inclure. Certaines personnes peuvent être oubliées parce qu'elles n'ont aucun lieu habituel de résidence et qu'elles ne se trouvaient dans aucun logement la nuit du recensement.

Les logements ou les personnes qui ont été pris en compte par erreur ou qui ont été comptés deux fois donnent lieu à un surdénombrement. Le surdénombrement des logements peut se produire lorsque des constructions ne convenant pas à l'habitation sont comptées comme des logements ou lorsque des unités qui ne correspondent pas à la définition d'un logement utilisée dans le recensement sont énumérées séparément au lieu d'être considérées comme faisant partie d'un grand logement. Le double compte des logements peut se produire, par exemple dans les cas où les limites des SD ne sont pas clairement définies. personnes peuvent être comptées deux fois parce que leur logement est compté deux fois ou parce que les lignes directrices concernant les personnes à inscrire dans le questionnaire ont été mal interprétées. Parfois, une personne qui n'habite pas habituellement le Canada peut être comptée, à tort, dans le recensement. En moyenne, le surdénombrement est moins susceptible de se produire que le sous-dénombrement; les chiffres des logements et des personnes sont donc probablement légèrement sous-estimés.

En 1986, on a entrepris quatre études pour mesurer les différents aspects des erreurs d'observation. Premièrement, on a revisité un échantillon des logements dénombrés comme inoccupés afin de vérifier s'ils étaient vraiment inoccupés le jour du recensement. On a rectifié les chiffres définitifs du recensement pour tenir compte des ménages oubliés parce que leur logement a été classé par erreur comme inoccupé. Deuxièmement, on a prélevé un échantillon des personnes dénombrées comme résidents temporaires pour vérifier si elles ont été dénombrées à leur lieu habituel de résidence. Au moyen de cet échantillon, on a pu estimer le nombre de personnes qui ont été oubliées parce qu'elles étaient temporairement absentes de leur lieu habituel de résidence. On a apporté les

corrections correspondantes aux chiffres de population définitifs. Malgré ces corrections, les chiffres définitifs sont encore sujets à un certain sous-dénombrement. Pour l'ensemble du Canada et pour chaque province, on mesure l'ampleur de ce sous-dénombrement résiduel dans le recensement de 1986 au moven d'une étude spéciale: la Contrevérification des dossiers. Le sous-dénombrement est généralement plus élevé pour certains groupes de la population, tels que les jeunes hommes adultes et les récents immigrants. Le sousdénombrement est compensé dans une certaine mesure par les erreurs de surdénombrement: en 1986, pour la première fois une étude spéciale est maintenant en cours, pour déterminer les erreurs de surdénombrement.

#### AUTRES ERREURS NON DUES À L'ÉCHANTILLONNAGE

Les erreurs d'observation font varier le nombre d'unités dans les divers univers du recensement, tandis que d'autres genres d'erreur font varier les caractéristiques de ces unités.

Il est parfois impossible d'obtenir d'un ménage une réponse complète, même si le logement a été jugé occupé et un questionnaire a été livré. Les membres du ménage ont pu s'absenter pendant toute la période du recensement ou, dans de rares cas, le chef de ménage a pu refuser de remplir le questionnaire. Il arrive plus souvent que le questionnaire est retourné, mais que les données fournies à certaines questions ou pour certaines personnes sont incomplètes. Nous déployons des efforts considérables pour obtenir la réponse la plus complète possible. Les recenseurs vérifient les questionnaires et effectuent des suivis s'il manque des données. Le travail des recenseurs est ensuite vérifié par un surveillant et un technicien du contrôle qualitatif. Malgré ces mesures, à la fin de la phase de collecte des données, il manque un petit nombre de réponses. Bien que les entrées manquantes soient éliminées pendant le traitement des données, il peut toujours se glisser quelques erreurs dues à la non-réponse. Ce genre d'erreur est particulièrement grave si les non-répondants sont différents des répondants à certains égards puisque, comme on le décrit dans un paragraphe ultérieur, la valeur manquante est remplacée par une valeur correspondante tirée d'un dossier "similaire". Si certaines caractéristiques des nonrépondants diffèrent de celles des répondants, cette méthode entraîne un biais dû à la non-réponse.

Même lorsqu'on obtient une réponse, il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait précise. Le répondant peut avoir mal interprété la question ou avoir donné une réponse incertaine, surtout s'il a répondu pour un autre membre du ménage qui était peut-être absent. Ces erreurs sont appelées erreurs de réponse. Bien que les erreurs de réponse soient en général attribuables à des renseignements imprécis fournis par les répondants, elles peuvent parfois être liées à des erreurs qu'a faites le recenseur au moment où il a rempli certaines sections du questionnaire, comme le type de construction résidentielle, ou lorsqu'il a rappelé le répondant pour obtenir des données manquantes.

À certaines questions du recensement, il faut inscrire une réponse en toutes lettres. Pendant le dépouillement au bureau régional, on attribue un code numérique à ces réponses "écrites". Il peut alors se produire des erreurs de codage, surtout lorsque la liste des codes est longue (comme dans le cas de la langue, de l'origine ethnique, de l'industrie et de la profession) ou lorsque la réponse écrite est ambiguë, incomplète ou difficile à lire. En vérifiant un échantillon du travail de chaque préposé au codage et en prenant des mesures correctives s'il y a lieu, on peut contrôler les erreurs de codage, sans toutefois les éliminer complètement.

Après le codage et certaines autres étapes du dépouillement manuel des données, les renseignements figurant sur les questionnaires sont introduits sur clavier dans un fichier d'ordinateur. Deux procédures servent à contrôler le nombre d'erreurs à la saisie des données. Premièrement, certaines vérifications (comme le contrôle des tranches) sont effectuées au moment de l'introduction des données. Deuxièmement, un échantillon de chaque lot de documents est réintroduit et comparé à la série de données originale. Si le nombre d'erreurs dans la série originale est supérieur à un nombre déterminé, tout le lot doit être réintroduit.

Une fois que les données sont saisies, elles sont envoyées à Ottawa, où elles font l'objet d'une série de contrôles informatiques permettant de découvrir des réponses manquantes ou incohérentes. Dans le cas des réponses incohérentes, il faut d'abord décider quelle réponse doit être considérée non valide. Les réponses non valides ou manquantes doivent ensuite être remplacées par de bonnes réponses, c'est-à-dire par des réponses compatibles avec les autres données figurant sur l'enregistrement. Dans une faible proportion de cas, la bonne réponse peut être déduite à partir des autres données de l'enregistrement. Toutefois, dans la plupart des cas, cela est impossible, et la bonne réponse est tirée d'un enregistrement "donneur" choisi au hasard parmi un groupe d'enregistrements cohérents où un certain nombre de caractéristiques connexes sont similaires à celles de l'enregistrement incomplet. On ne peut bien sûr garantir que la valeur imputée sera nécessairement la bonne réponse pour la personne concernée. Néanmoins, si les enregistrements contenant des données non valides ou manquantes sont, en moyenne, similaires aux enregistrements valides, les erreurs à l'imputation sont plus ou moins éliminées lorsque les résultats sont totalisés pour une région géographique ou un sous-groupe de la population suffisamment important.

On mène actuellement diverses études pour évaluer la qualité des réponses obtenues dans le cadre du recensement de 1986. Pour chaque question, on a calculé des taux de réponse et des taux de rejet à la vérification. Ces taux peuvent servir à déterminer la présence possible d'erreurs dues à la non-réponse et d'autres erreurs. De plus. les totalisations du recensement de 1986 ont été, ou seront, comparées à des estimations correspondantes établies à partir de recensements antérieurs, d'enquêtes-échantillon (comme l'Enquête sur la population active) et de divers dossiers administratifs (comme les extraits de naissances et les rapports d'évaluation municipale). Ces comparaisons peuvent indiquer certains problèmes potentiels au niveau de la qualité ou du moins certaines incohérences entre les sources d'information.

En plus de ces comparaisons globales, on étudie actuellement les données de certains particuliers en comparant les réponses du recensement à une autre source de renseignements. Pour certaines

Tableau: Erreur type approximative provenant de l'échantillonnage des données-échantillon du recensement de 1986

Valeur des cases												
Erreur type	50	100	200	500	1,000	2,000	5,000	10,000	20,000	50,000	100,000	500,000
approxi- mative	15	20	30	45	65	90	140	200	280	435	600	1,300

93-112

caractéristiques "stables" (comme l'âge, le sexe, la langue maternelle, le lieu de naissance, etc.), les réponses obtenues au recensement de 1986 sont comparées aux renseignements fournis pour les mêmes personnes au recensement de 1981. De plus, après le recensement de 1986, on a dénombré une seconde fois un échantillon de répondants, surtout pour déterminer les taux de surdénombrement. En même temps, les interviewers ont posé une série de questions détaillées sur la langue, l'origine ethnique et le type de construction résidentielle, et les réponses seront comparées aux réponses fournies au recensement, ce qui nous permettra de déterminer les erreurs de réponse et, nous l'espérons, de les comprendre.

#### ERREURS D'ÉCHANTILLONNAGE

Les estimations qui sont obtenues par la pondération des réponses recueillies auprès d'un échantillon sont sujettes à une erreur vu que la répartition des caractéristiques au sein de l'échantillon n'est habituellement pas identique à la répartition des caractéristiques au sein de la population à partir de laquelle l'échantillon a été prélevé.

L'erreur possible introduite par l'échantillonnage variera en fonction de la rareté relative de la caractéristique au sein de la population. Lorsqu'il y a des cases comportant des chiffres assez grands, l'erreur possible attribuable à l'échantillonnage, en proportion de la valeur de la case, sera relativement petite. Si les valeurs des cases sont petites, cette erreur, en proportion de la valeur de la case, sera toutefois relativement importante.

L'erreur possible due à l'échantillonnage est généralement exprimée en termes d'"erreur type". Ceci est la racine carrée de la moyenne, tirée de tous les échantillons possibles de même taille et du même plan, de l'écart quadratique de l'estimation de l'échantillonnage à la valeur pour la population totale.

Le tableau à la page précédente présente une évaluation approximative de l'erreur type provenant de l'échantillonnage. Cette évaluation ne devrait servir que de guide.

Les utilisateurs qui désirent connaître l'erreur approximative provenant de l'échantillonnage pour une case de données en particulier, d'après l'échantillon de 20%, n'ont qu'à choisir la valeur de l'erreur type dans la colonne du tableau des erreurs types dont la rubrique est le plus près de la valeur de la case dans la totalisation du recensement. Lorsqu'il utilise la valeur obtenue de l'erreur type.

l'utilisateur peut en général être raisonnablement certain que la valeur réelle de la population recensée (si l'on ne tient compte d'aucune forme d'erreur autre que l'échantillonnage) se situera à plus ou moins trois fois l'erreur type (par exemple, pour une case dont la valeur est 1,000, l'écart s'étendra de 1,000 + ou - 3X65 ou 1,000 + ou - 195)

Les erreurs types données dans le tableau à la page précédente ne s'appliqueront pas aux totaux ou totaux partiels de la population ou de l'univers (personnes, ménages, logements ou familles) de la région géographique à l'étude (voir Échantillonnage et pondération). On peut connaître l'effet de l'échantillonnage sur ces cases en consultant la publication correspondante qui présente les données intégrales.

Les répercussions du plan d'échantillonnage et de la procédure de pondération utilisés au recensement de 1986 varieront cependant d'une caractéristique à une autre et d'une région géographique à l'autre. Les valeurs de l'erreur type dans le tableau à la page précédente pourront toutefois surestimer ou sous-estimer l'erreur provenant de l'échantillonnage.

Pour de plus amples renseignements sur la qualité des données du recensement, veuillez communiquer avec la Division des méthodes d'enquêtes sociales de Statistique Canada, Ottawa, Canada K1A 0T6 (613) 951-6929.

### CONFIDENTIALITÉ ET ARRONDISSEMENT ALÉATOIRE

Par souci de confidentialité, les chiffres publiés dans le présent rapport ont subi un "arrondissement aléatoire" qui supprime toute possibilité d'associer des chiffres à une personne facilement reconnaissable. Grâce à cette méthode, tous les chiffres, y compris les totaux, sont arrondis de façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) jusqu'à un multiple de "5". Cette technique assure une protection efficace contre la divulgation directe, par soustraction ou par méthode résiduelle, sans ajouter d'erreur significative aux données du recensement. Cependant, comme les totaux sont arrondis séparément, ils ne correspondent pas nécessairement à la somme des chiffres arrondis dans les répartitions. De plus, il faut s'attendre à ce que les totaux et les autres chiffres correspondants dans diverses totalisations du recensement présentent quelques légères différences. De même, la somme des pourcentages calculés à partir de chiffres arrondis ne correspond pas forcément à 100. Les répartitions en pourcentage et les taux sont dans la plupart des cas basés sur des données arrondies, alors que les variations en pourcentage et les moyennes sont basées sur des données non arrondies.

La distorsion importante pouvant résulter de l'arrondissement aléatoire lorsqu'il s'agit de cases de faible valeur préoccupe certains utilisateurs. Cette distorsion, qui assure la protection contre la divulgation, entraîne une perte de précision des cases de données renfermant des chiffres peu élevés. Cependant, comme il s'agit d'une méthode aléatoire, les erreurs dues à l'arrondissement ont tendance à disparaître lorsque les cases de données sont agrégées de nouveau. Il est aussi possible de réduire les distorsions en intégrant des totaux partiels dans les totalisations. On peut aussi choisir de demander des totalisations spéciales établies à partir des bases de microdonnées du recensement. Dans le cas de produits personnalisés, l'arrondissement aléatoire se fait après que les cases de données ont été agrégées, ce qui réduit la distorsion au minimum.

Outre l'arrondissement aléatoire, on a adopté d'autres techniques, telles que la suppression des régions et des cases, afin d'assurer encore mieux la confidentialité des réponses.

Dans le cadre de la suppression des régions, toutes les données caractéristiques se rapportant à la région géographique sont supprimées et remplacées par le symbole (XXX). La suppression des données se fait différemment selon qu'il s'agit d'une région normalisée, c.-à-d. regroupant des secteurs de dénombrement (une circonscription électorale fédérale, une division de recensement, une subdivision de recensement, un secteur de recensement, etc.) ou d'une région non normalisée pour laquelle l'utilisateur désire une totalisation spéciale. Les données sont supprimées si la population est inférieure à 40 personnes dans le cas des régions normalisées, et à 100 personnes lorsqu'il s'agit de régions non normalisées. Pour les tableaux renfermant des répartitions des revenus, on supprime aussi les données relatives aux régions dont la population est inférieure à 250 personnes. Toutefois, les données supprimées sont incluses dans les totaux, partiels ou non, à un niveau d'agrégation supérieur. Cette technique est appliquée à tous les produits renfermant des données infraprovinciales (c.-à-d. la série des Profils, les produits sommaires de base, les produits personnalisés et semi-personnalisés), qu'il s'agisse de données intégrales ou de données recueillies sur un échantillon de 20%.

Nota: Pour les données-échantillon, la suppression des régions est fondée sur la population hors institution plutôt que sur la population totale, étant donné qu'aucune donnée-échantillon n'a été recueillie pour la population des institutions.

Dans le cas de la suppression des cases, il faut préciser une valeur minimale acceptable. Toutes les cases dont la valeur est inférieure au seuil établi sont supprimées et remplacées par le symbole (XXX). Les données supprimées sont toutefois incluses dans les totaux, partiels ou non, à un niveau d'agrégation supérieur. Pour les données de 1986, on a mis en oeuvre deux méthodes différentes de suppression des cases. Dans le cas des publications de la série "Le Pays" et de la série "Dimensions" portant sur le revenu, la profession précise ou l'industrie précise, on supprime la répartition lorsqu'il s'agit de moins de 250 personnes ou unités. Dans le cas de totalisations personnalisées ou semi-personnalisées se rapportant à des variables recueillies à partir d'un échantillon, toutes les cases dont la valeur est de "5" (après arrondissement aléatoire) sont supprimées.

### NOTES SPÉCIALES

# CHIFFRES DE POPULATION BASÉS SUR LA RÉSIDENCE HABITUELLE

Les chiffres de population présentés ici pour les différentes régions géographiques indiquent le nombre de Canadiens qui y ont leur lieu habituel de résidence, sans égard au lieu où ils se trouvaient le jour du recensement. Sont également comptés les Canadiens séjournant dans un logement de la région en cause le jour du recensement et n'ayant pas de lieu habituel de résidence ailleurs au Canada. Dans la plupart des régions, il n'y a guère de différence entre le nombre de résidents habituels et le nombre de personnes séjournant dans la région le jour du recensement. Toutefois, dans certains endroits, comme les lieux de villégiature et les régions où sont situés des camps de chantier importants, la différence entre ces deux chiffres peut être importante.

### RÉSERVES INDIENNES ET ÉTABLISSE-MENTS INDIENS PARTIELLEMENT DÉNOMBRÉS

Lors du recensement de 1986, le dénombrement n'a pas été autorisé sur certaines réserves indiennes et établissements indiens ou a dû être interrompu parce qu'on ne pouvait le mener à terme. Les données de 1986 ne sont donc pas disponibles pour les réserves indiennes et les établissements indiens partiellement dénombrés et ne sont pas comprises dans les totalisations. Les données sur les régions géographiques ayant une ou plusieurs de ces réserves ou établissements font donc l'objet d'un nota approprié. En raison des données manquantes, les utilisateurs doivent prendre note que les comparaisons (par ex., des variations en pourcentage) entre 1981 et 1986 ne sont pas exactes pour les régions géographiques en cause. L'effet des données manquantes est très faible pour les régions géographiques de niveau plus élevé (Canada, provinces, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement) mais peut être plus important pour les petites régions où les réserves et établissements indiens en cause représentent une proportion plus grande de la population.

Bien qu'il soit impossible d'estimer la population de chaque réserve partiellement dénombrée, les estimations de la population totale manquante et du nombre total de logements privés occupés au niveau provincial ont été faites et sont présentées à l'annexe 1.

Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, reportez-vous au Bulletin d'information à l'intention des utilisateurs, numéro 1, "Sommaire de la méthode utilisée pour l'estimation de la population et du nombre de logements privés occupés dans les réserves indiennes où le dénombrement a été incomplet".

Veuillez noter par contre qu'il a été impossible d'estimer les caractéristiques de la population manquante, même au niveau provincial.

#### **PROFESSION**

Les problèmes suivants sur la qualité des données doivent être pris en considération, lorsque l'on utilise la présente publication.

Tailleurs, couturiers (8553) et opérateurs de machines à coudre (8563): Dans le sous-groupe 855-856, Professions reliées au travail du textile, de la fourrure et du cuir, il y a eu confusion lors du codage entre les tailleurs, les couturiers (8553) et les opérateurs de machines à coudre (8563), et ce, particulièrement dans la province de Québec. Conséquemment, au niveau de la province, le

nombre de tailleurs et de couturiers est très élevé et ce, aux dépens des opérateurs de machines à coudre.

Travailleurs agricoles (7183, 7185, 7199): Les données attribuées aux travailleurs agricoles devraient être traitées avec prudence, car la dernière semaine de mai 1986 est reconnue comme étant la période de référence pour le recensement. En ce qui concerne les agriculteurs et les ouvriers agricoles dont les activités peuvent être l'élevage, la culture ou une combinaison des deux, ces travailleurs agricoles seront principalement occupés en cette période à la semence, à la plantation et autres travaux connexes. Les activités les plus reportées sur les questionnaires recensement laissent supposer, conséquemment, que ces personnes seraient des cultivateurs. Ces ouvriers agricoles de cultures de plein champ (7185), pourraient être surclassifiés, principalement au dépens d'ouvriers agricoles de l'élevage (7183) et autres travailleurs en agriculture, en horticulture et en élevage, n.c.a. (7199).


Exploitants agricoles (7111): Les données attribuées au groupe de base (7111), Exploitants agricoles, représentent un groupement des éleveurs (7113), des exploitants de cultures de plein champ (7115) et des exploitants agricoles, n.c.a. (7119). La qualité des données concernant ces sous-groupes fût considérée comme pauvre, face aux données attribuées aux travailleurs agricoles, et par conséquent, ces codes ont été amalgamés.

Directeurs généraux et autres cadres supérieurs (1130): Le groupe de base "Directeurs généraux et autres cadres supérieurs (1130)" ne devrait pas être interprété comme étant exclusivement des directeurs généraux ou des directeurs d'une corporation. Ces personnes sont codées dans cette catégorie, alors que d'autres répondants, qui se considèrent comme étant des directeurs généraux, ont eux aussi été assignés ce code. Le terme "directeurs généraux" est utilisé de plus en plus sur le marché du travail et les personnes concernées peuvent être chargées de multiples responsabilités. Leurs réponses au questionnaire du recensement sont très généralisées, ce qui est probablement dû à la nature de leurs tâches connexes. On suggère d'utiliser les données du revenu d'emploi avec celles sur la profession comme guide en ce qui concerne les cadres supérieurs.

ANNEXE 1: Population et logements privés occupés, par estimations des réserves indiennes et des établissements indiens partiellement dénombrés, Canada, provinces et territoires, 1986

	Ne comprei réserves in établisseme partiel dénor	diennes et ents indiens lement	réserves i établissem partie	tions des ndiennes et ents indiens llement ombrés	Comprenant les estimations des réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés		
	Popula- tion	Logements privés occupés (1)	Popula- tion	Logements privés occupés (1)	Popula- tion	Logements privés occupés (1)	
CANADA	25,309,331	9,046,933	44,733	10,600	25,354,064	9,057,533	
Terre-Neuve	568,349	159,917	-	_:	568,349	159,917	
Île-du-Prince-Édouard	126,646	40,872	_	-	126,646	40,872	
Nouvelle-Écosse	873,176	297,224	23	6	873,199	297,230	
Nouveau-Brunswick	709,442	232,701	980	271	710,422	232,972	
Québec	6,532,461	2,370,889	7,815	1,582	6,540,276	2,372,471	
Ontario	9,101,694	3,243,752	11,821	3,112	9,113,515	3,246,864	
Manitoba	1,063,016	384,324	8,216	1,673	1,071,232	385,997	
Saskatchewan	1,009,613	360,467	585	123	1,010,198	360,590	
Alberta	2,365,825	840,527	9,453	1,949	2,375,278	842,476	
Colombie-Britannique	2,883,367	1,094,217	5,840	1,884	2,889,207	1,096,101	
Yukon	23,504	8,143	-	-	23,504	8,143	
Territoires du Nord- Ouest	52,238	13,900	-	-	52,238	13,900	

<sup>(1)</sup> Comprend tous les logements privés occupés par des résidents habituels ainsi que les logements privés occupés par des résidents étrangers et (ou) temporaires.



#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

#### GRAND GROUPE 11 - DIRECTEURS, GÉRANTS, ADMINISTRATEURS ET PERSONNEL ASSIMILÉ

### 111 Administrateurs et cadres supérieurs propres au gouvernement

- 1111 Membres des corps législatifs
- 1113 Administrateurs gouvernementaux
- 1115 Chefs de bureau de poste
- 1116 Inspecteurs du gouvernement et fonctionnaires chargés de l'application des règlements
- 1119 Administrateurs et cadres supérieurs propres au gouvernement, n.c.a.

### 113/114 Autres directeurs et administrateurs

- 1130 Directeurs généraux et autres cadres supérieurs
- 1131 Directeurs, sciences naturelles et
- 1132 Directeurs, sciences sociales et domaines connexes
- 1133 Administrateurs, enseignement et domaines connexes
- 1134 Administrateurs, médecine et santé
- 1135 Directeurs des finances
- 1136 Directeurs des relations avec le personnel et des relations industrielles
- 1137 Directeurs des ventes et de la publicité
- 1141 Directeurs des achats
- 1142 Directeurs des services
- 1143 Directeurs de production
- 1145 Directeurs de travaux de construction
- 1146 Directeurs d'exploitations agricoles
- 1147 Directeurs, transports et communications
- 1149 (1151-1158) Autres directeurs et administrateurs, n.c.a. (dans les activités économiques suivantes):
  - 1151 Mines (y compris broyage), carrières et puits de pétrole
  - 1152 Manufacture de produits durables(1)
  - 1153 Manufacture de produits non durables(2)
  - 1154 Bâtiment et travaux publics

- 1155 Transports, communications et autres services publics
- 1156 Commerce
- 1157 Services socio-culturels, commerciaux et personnels
- 1158 Autres activités économiques et non précisées(3)

### 117 Cadres administratifs et travailleurs assimilés

- 1171 Comptables, vérificateurs et autres agents financiers
- 1173 Analystes de l'organisation et des méthodes
- 1174 Agents du personnel et travailleurs assimilés
- 1175 Acheteurs et agents d'approvisionnement, sauf commerces de gros et de
- 1176 Inspecteurs et agents chargés de l'application des règlements, n.c.a.
- 1179 Cadres administratifs et travailleurs assimilés, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 21 - TRAVAILLEURS DES SCIENCES NATURELLES, DU GÉNIE ET DES MATHÉMATIQUES

### 211 Travailleurs spécialisés dans les sciences physiques

- 2111 Chimistes
- 2112 Géologues
- 2113 Physiciens
- 2114 Météorologues
- 2117 Technologues et techniciens en sciences physiques
- 2119 Travailleurs spécialisés dans les sciences physiques, n.c.a.

# 213 Travailleurs spécialisés dans les sciences biologiques et agronomiques

- 2131 Agronomes et scientifiques assimilés
- 2133 Biologistes et scientifiques assimilés
- 2135 Technologues et techniciens en sciences de la vie
- 2139 Travailleurs spécialisés dans les sciences biologiques et agronomiques, n.c.a.

214/215

#### CLASSIFICATION DES PROFESSIONS

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

	urbanistes
2141	Architectes
2142	Ingénieurs chimistes
2143	Ingénieurs civils
2144	Ingénieurs électriciens
2145	Ingénieurs en organisation
	industrielle
2146	Ingénieurs agricoles
2147	Ingénieurs mécaniciens
2151	Ingénieurs métallurgistes
2153	Ingénieurs miniers
2154	Ingénieurs du pétrole
2155	Ingénieurs en aérospatiale
2156	Ingénieurs en sciences nucléaires
2157	Urbanistes
2159	Ingénieurs professionnels, n.c.a.
216 A	utres travailleurs en architecture
	en génie
2160	Surveillants: autres travailleurs en
2100	architecture et en génie
2161	Arpenteurs - géomètres
2163	Dessinateurs techniques
2164	
	architecture
2165	Technologues et techniciens en génie
2169	Autres travailleurs en architecture et
	en génie, n.c.a.
218 T	ravailleurs spécialisés dans les
m	athématiques, la statistique, l'a-
	alyse des systèmes et les domaines
	onnexes
2181	Mathématiciens, statisticiens et
2101	actuaires
2183	Analystes de systèmes, program-
	meurs en informatique et travailleurs
	assimilés
2189	Travailleurs spécialisés dans les
	mathématiques, la statistique, l'a-
	nalyse des systèmes et les domaines
	connexes, n.c.a.

Architectes, ingénieurs et

#### GRAND GROUPE 23 - TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DES SCIENCES SOCIALES ET DOMAINES CONNEXES

### 231 Travailleurs spécialisés en sciences sociales

- 2311 Économistes
- 2313 Sociologues, anthropologues et spécialistes assimilés

	_			
2315	110	- a la a	logue	-
Z.O [ i ]	- SV	111110	IOVUE	101

2319 Travailleurs spécialisés en sciences sociales, n.c.a.

### 233 Travailleurs sociaux et travailleurs des domaines connexes

- 2331 Travailleurs sociaux
- 2333 Personnel des services sociaux et communautaires
- 2339 Travailleurs sociaux et travailleurs des domaines connexes, n.c.a.

### 234 Hommes de loi et travailleurs assimilés

- 2341 Juges et magistrats
- 2343 Avocats et notaires
- 2349 Hommes de loi et travailleurs assimilés, n.c.a.

#### 235 Personnel spécialisé des bibliothèques, musées et archives

- 2350 Surveillants: personnel spécialisé des bibliothèques, musées et archives
- 2351 Bibliothécaires, archivistes et conservateurs
- 2353 Techniciens de bibliothèques, de musées et d'archives
- 2359 Personnel spécialisé des bibliothèques, musées et archives, n.c.a.

### 239 Autres travailleurs en sciences sociales et domaines connexes

- 2391 Conseillers en orientation pédagogique ou professionnelle
- 2399 Autres travailleurs en sciences sociales et domaines connexes, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 25 - MEMBRES DU CLERGÉ ET ASSIMILÉS

#### 251 Membres du clergé et assimilés

- 2511 Ministres du culte
- 2513 Religieuses et frères
- 2519 Membres du clergé assimilés, n.c.a.

### GRAND GROUPE 27 - ENSEIGNANTS ET PERSONNEL ASSIMILÉ

#### 271 Professeurs d'université et personnel assimilé

- 2711 Professeurs d'université
- 2719 Professeurs d'université et personnel assimilé, n.c.a.

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

273	Professeurs d'école primaire et secondaire et personnel assimilé
-----	--

- 2731 Professeurs au niveau primaire et préscolaire
- 2733 Professeurs au niveau secondaire
- 2739 Professeurs d'école primaire et secondaire et personnel assimilé, n.c.a.

### 279 Autres enseignants et personnel assimilé

- 2791 Professeurs d'école technique et professionnelle
- 2792 Professeurs de beaux-arts, n.c.a.
- 2793 Professeurs au niveau postsecondaire, n.c.a.
- 2795 Professeurs d'enfance exceptionnelle, n.c.a.
- 2797 Instructeurs et moniteurs, n.c.a.
- 2799 Autres enseignants et personnel assimilé, n.c.a.

#### 3138 Ergothérapeutes

3139 Personnel spécialisé et auxiliaires des soins infirmiers et thérapeutiques, n.c.a.

### 315 Autres travailleurs en médecine et en santé

- 3151 Pharmaciens
- 3152 Diététistes et nutritionnistes
- 3153 Optométristes
- 3154 Maîtres opticiens
- 3155 Technologues et techniciens en radiologie
- 3156 Technologues et techniciens de laboratoire médical
- 3157 Denturologistes
- 3158 Hygiénistes dentaires et assistants dentaires
- 3161 Techniciens dentaires de laboratoire
- 3162 Techniciens en inhalation
- 3169 Autres travailleurs en médecine et en santé, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 31 - MÉDECINE ET SANTÉ

## 311 Personnel spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies

- 3111 Médecins et chirurgiens
- 3113 Dentistes
- 3115 Vétérinaires
- 3117 Ostéopathes et chiropracteurs
- 3119 Personnel spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies, n.c.a.

# 313 Personnel spécialisé et auxiliaires des soins infirmiers et thérapeutiques

- 3130 Surveillants: personnel spécialisé et auxiliaires des soins infirmiers et thérapeutiques
- 3131 Infirmiers autorisés, diplômés et infirmiers en formation
- 3132 Garçons de salle d'hôpital
- 3134 Infirmiers auxiliaires autorisés
- 3135 Aides-infirmiers
- 3136 Audiologistes et thérapeutes de l'élocution
- 3137 Physiothérapeutes

#### GRAND GROUPE 33 - PROFESSIONNELS DES DOMAINES ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE ET PERSONNEL ASSIMILÉ

- 331 Professionnels des beaux-arts, des arts commerciaux, de la photographie et des domaines connexes
  - 3311 Peintres, sculpteurs et autres artistes
  - 3313 Dessinateurs de produits et décorateurs d'intérieur
  - 3314 Dessinateurs publicitaires et illustrateurs
  - 3315 Photographes et opérateurs de caméra
  - 3319 Professionnels des beaux-arts, des arts commerciaux, de la photographie et des domaines connexes, n.c.a.

### 333 Artistes et techniciens de la scène, de la radio et de l'écran

3330 Directeurs artistiques et metteurs en scène

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-CROTIDES ET CROTIDES DE RASE

	GROUPESEI GRO	JUPES DE B.	ASE
3331	Chefs d'orchestre, compositeurs et arrangeurs		Commis aux services statistiques Teneurs de livres, commis en
3332	Musiciens et chanteurs		comptabilité et travailleurs assimilés
	Travailleurs spécialisés de la musique		n.c.a.
	et des divertissements musicaux,		
	n.c.a.		
3334	Danseurs et chorégraphes		
3335	Acteurs		
3337	Annonceurs à la radio et à la télé-		
	vision		
3339	Artistes et techniciens de la scène, de		Opérateurs sur machines de bureau
	la radio et de l'écran, n.c.a.	e	et de mécanographie
335 R	Rédacteurs		
000 1		4140	Surveillants: opérateurs sur
3351	Écrivains et rédacteurs		machines de bureau et de
3355	Traducteurs et interprètes		mécanographie
3359	Rédacteurs, n.c.a.		Opérateurs sur machines de bureau
000/005	70	4143	Opérateurs sur machines de méca-
336/337			nographie
	sports et loisirs		
3360	Surveillants: travailleurs spécialisés		
	des sports et loisirs		
3370	Entraîneurs, moniteurs et instruc-		
	teurs des sports et loisirs	415 3	<i>M</i> . • • 1
3371	Arbitres et officiels assimilés		Magasiniers, ordonnanciers et
	Athlètes	a	listributeurs
3375	Travailleurs assimilés des sports et	4150	C:11t
	loisirs	4100	Surveillants: magasiniers, ordonnan- ciers et distributeurs
3379	Travailleurs spécialisés des sports et	1151	
	loisirs, n.c.a.		Commis de production
	·		Commis de réception et d'expédition
		4199	Commis d'approvisionnement et tra- vailleurs assimilés
		4157	Peseurs
RAND G	ROUPE 41 - EMPLOYÉS DE		
	AU ET TRAVAILLEURS	4109	Magasiniers, ordonnanciers et distributeurs n.c.a.
ASSIM	ILÉS		distributeurs n.c.a.
411 S	ténographes et dactylographes		
4110	Surveillanta, atánagranhag et de etvle		
4110	Surveillants: sténographes et dactylo- graphes		
/111	Secrétaires et sténographes		
	Dactylographes et commis-dactylo-	440 T	
4119	graphes		Imployés de bibliothèque, clas-
	gi apries		eurs-archivistes, correspondan-
413 T	eneurs de livres, commis en	C	iers et travailleurs assimilés
	omptabilité et travailleurs assimilés	41.00	C
		4160	Surveillants: employés de biblio-

### 4161 Commis de bibliothèque et de dossiers

assimilés

4169 Employés de bibliothèque, classeursarchivistes, correspondanciers et travailleurs assimilés, n.c.a.

thèque, classeurs-archivistes,

correspondanciers et travailleurs

4130 Surveillants: teneurs de livres, com-

4135 Commis d'assurances, de banques et

assimilés

4133 Caissiers

4131 Teneurs de livres

de finances

mis en comptabilité et travailleurs

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

417 F	léceptionnistes, hôtesses
d	'accueil, facteurs et messagers
4170	Surveillants: réceptionnistes,
	hôtesses d'accueil, facteurs et
	messagers
4171	
	l'information
4172	Facteurs
4173	Commis postaux
4175	
4177	Messagers
4179	Réceptionnistes, hôtesses d'accueil,
	facteurs et messagers, n.c.a.
419 A	utres employés de bureau et
t	ravailleurs assimilés
4190	Surveillants: autres employés
	de bureau et travailleurs assimilés,
	n.c.a.
4191	Commis de perception
4192	Estimateurs d'assurances
4193	Commis d'agence de voyage, agents
	de gare, de billets et de marchandises
4194	
4195	Commis au personnel
4197	Commis généraux de bureau
4199	Autres employés de bureau et
	travailleurs assimilés, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 51 - TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DANS LA VENTE

### 513/514 Vendeurs de marchandises

	dises
5131	Vendeurs-techniciens et conseillers
	apparentés

5130 Surveillants: vendeurs de marchan-

5133 Voyageurs de commerce

5135 Vendeurs et commis-vendeurs de marchandises, n.c.a.

5141 Vendeurs ambulants et colporteurs

5143	Vende	urs de	journaux
------	-------	--------	----------

5145 Commis de station-service

5149 Vendeurs de marchandises, n.c.a.

#### 517 Vendeurs de services

5170	Surv	veillants:	vendeurs	de	services

5171 Vendeurs et agents d'assurances

5172 Courtiers en immeubles

5173 Courtiers en valeurs

5174 Agents de publicité

5177 Agents de services commerciaux

5179 Vendeurs de services, n.c.a.

### 519 Autres travailleurs spécialisés dans la vente

5190 Surveillants: autres travailleurs spécialisés dans la vente

5191 Acheteurs des commerces de gros et de détail

5193 Vendeurs-livreurs

5199 Autres travailleurs spécialisés dans la vente, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 61 - TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DANS LES SERVICES

### 611 Personnel spécialisé dans les services de protection

6111 Pompiers

6112 Policiers et détectives gouvernementaux

6113 Policiers et détectives privés

6115 Gardiens et préposés à des services de sécurité connexes

6116 Officiers des Forces armées

6117 Autres grades des Forces armées

6119 Personnel spécialisé dans les services de protection, n.c.a.

#### 612 Travailleurs spécialisés dans la préparation des aliments et boissons et services connexes

6120 Surveillants: travailleurs spécialisés dans la préparation des aliments et boissons et services connexes

6121 Chefs et cuisiniers

6123 Barmen

6125 Préposés au service des aliments et boissons

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

6129	Travailleurs spécialisés dans la
	préparation des aliments et boissons
	et services connexes, n.c.a.

#### 613 Travailleurs spécialisés dans les services de logement et les secteurs connexes

- 6130 Surveillants: travailleurs spécialisés dans les services de logement et les secteurs connexes
- 6133 Préposés à l'entretien, à l'exception des domestiques
- 6135 Chasseurs et porteurs
- 6139 Travailleurs spécialisés dans les services de logement et les secteurs connexes, n.c.a.

### 614 Travailleurs spécialisés dans les services personnels

- 6141 Directeurs de funérailles, embaumeurs et travailleurs assimilés
- 6142 Bonnes à tout faire, domestiques et travailleurs assimilés
- 6143 Barbiers, coiffeurs et travailleurs assimilés
- 6144 Guides
- 6145 Préposés aux voyages et travailleurs connexes non spécialisés dans les aliments et boissons
- 6147 Travailleurs spécialisés dans le soin des enfants
- 6149 Travailleurs spécialisés dans les services personnels, n.c.a.

# 616 Travailleurs spécialisés dans l'entretien des vêtements et des tissus d'ameublement

- 6160 Surveillants: travailleurs spécialisés dans l'entretien des vêtements et des tissus d'ameublement
- 6162 Nettoyeurs et blanchisseurs
- 6165 Presseurs
- 6169 Travailleurs spécialisés dans l'entretien des vêtements et des tissus d'ameublement, n.c.a.

### 619 Autres travailleurs spécialisés dans les services

- 6190 Surveillants: autres travailleurs spécialisés dans les services
- 6191 Concierges, employés des services domestiques et du nettoyage
- 6193 Conducteurs d'ascenseurs et de monte-charge

- 6198 Manoeuvres et travailleurs assimilés dans les services
- 6199 Autres travailleurs spécialisés dans les services, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 71 - AGRICULTEURS, HORTICULTEURS ET ÉLEVEURS

#### 711 Exploitants agricoles

- 7113 Éleveurs
- 7115 Exploitants de cultures de plein champ
- 7119 Exploitants agricoles, n.c.a.

#### 718/719 Autres travailleurs en agriculture, en horticulture et en élevage

- 7180 Contremaîtres: autres travailleurs en agriculture, en horticulture et en élevage
- 7183 Ouvriers agricoles de l'élevage
- 7185 Ouvriers agricoles de cultures de plein champ
- 7195 Ouvriers pépiniéristes et assimilés
- 7196 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs: autres travailleurs en agriculture, en horticulture et en élevage
- 7197 Conducteurs de machines agricoles
- 7199 Autres travailleurs en agriculture, en horticulture et en élevage, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 73 - PÉCHEURS, TRAPPEURS ET TRAVAILLEURS ASSIMILÉS

### 731 Pêcheurs, trappeurs et travailleurs assimilés

- 7311 Capitaines et officiers de bateaux de pêche
- 7313 Pêcheurs au filet, au filet de fond et à la ligne
- 7315 Trappeurs et travailleurs assimilés
- 7319 Pêcheurs, trappeurs et travailleurs assimilés, n.c.a.

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

<b>GRAND GROUPE</b>	75 - TRAVAILLEURS
FORESTIERS	ET RÛCHERONS

#### 751 Travailleurs forestiers et bûcherons

- 7510 Contremaîtres: travailleurs forestiers et bûcherons
- 7511 Travailleurs spécialisés dans la conservation des forêts
- 7513 Bûcherons et travailleurs assimilés
- 7516 Inspecteurs, classeurs et mesureurs de bois et travailleurs assimilés
- 7517 Travailleurs spécialisés dans le levage, le triage et le transport des billes et travailleurs assimilés
- 7518 Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'exploitation forestière
- 7519 Travailleurs forestiers et bûcherons,

#### GRAND GROUPE 77 - MINEURS, CARRIERS, FOREURS DE PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ ET TRAVAILLEURS ASSIMILÉS

#### 771 Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés

- 7710 Contremaîtres: mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés
- 7711 Foreurs sur installation rotary et travailleurs assimilés
- 7713 Foreurs des roches et du sous-sol
- 7715 Boutefeux et dynamiteurs
- 7717 Haveurs, manutentionnaires et chargeurs dans les mines et carrières
- 7718 Manoeuvres et travailleurs assimilés des mines, des carrières et des puits de pétrole et de gaz
- 7719 Mineurs, carriers, foreurs de puits de pétrole et de gaz et travailleurs assimilés, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 81/82 - TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE TRANSFOR-MATION

### 811 Travailleurs spécialisés dans le traitement du minerai

- 8110 Contremaîtres: travailleurs spécialisés dans le traitement du minerai
- 8111 Ouvriers au concasseur et au broyeur du minerai
- 8113 Conducteurs de mélangeurs, de séparateurs et d'appareils de filtrage

	du	minerai	. et	trava	ailleurs	assimilés
0116	T	1		4 7 7		

- 8115 Fondeurs et grilleurs de minerais
- 8116 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement du minerai
- 8118 Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement du minerai
- 8119 Travailleurs spécialisés dans le traitement du minerai, n.c.a.

### 813/814 Métallurgistes et travailleurs assimilés

- 8130 Contremaîtres: métallurgistes et travailleurs assimilés
- 8131 Travailleurs aux fours de fusion, de conversion et d'affinage des métaux
- 8133 Travailleurs spécialisés dans le traitement thermique des métaux
- 8135 Lamineurs
- 8137 Mouleurs, noyauteurs et couleurs de métaux
- 8141 Profileurs et étireurs de métaux
- 8143 Galvaniseurs, métalliseurs et travailleurs assimilés
- 8146 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement des métaux
- 8148 Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement des métaux
- 8149 Métallurgistes et travailleurs assimilés, n.c.a.

## 815 Confectionneurs de produits en argile, en verre et en pierre et travailleurs assimilés

- 8150 Contremaîtres: confectionneurs de produits en argile, en verre et en pierre et travailleurs assimilés
- 8151 Conducteurs de fours et de séchoirs dans le traitement de l'argile, du verre et de la pierre
- 8153 Opérateurs de séparateurs, de broyeurs, de concasseurs et de malaxeurs dans le traitement de l'argile, du verre et de la pierre
- 8155 Façonneurs de l'argile, du verre et de la pierre
- 8156 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits en argile, en verre et en pierre

#### 1980

### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-

	GROUPES ET GR	JOI ES DE DE	
8158	Manoeuvres et travailleurs assimilés		Meuniers
	dans le traitement de produits en argile, en verre et en pierre	0213	Boulangers, pâtissiers, confiseurs et travailleurs assimilés
8159	Confectionneurs de produits en argile,	8215	Travailleurs des abattoirs,
	en verre et en pierre et travailleurs		conserveries et usines de
	assimilés, n.c.a.		conditionnement de la viande
816/817	Travailleurs spécialisés dans le	8217	Travailleurs des conserveries et
	traitement de produits	0001	usines de conditionnement du poisson
	chimiques, du pétrole, du	8221	Ouvriers en conservation, mise en boîte et emballage de fruits et
	caoutchouc, du plastique et de		légumes
01.00	matières analogues	8223	Ouvriers du traitement de produits
8160	Contremaîtres: travailleurs spécialisés dans le traitement de		laitiers et travailleurs assimilés
	produits chimiques, du pétrole, du	8225	Ouvriers au traitement du sucre et
	caoutchouc, du plastique et de	0000	travailleurs assimilés
	matières analogues	8226	Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et
8161	Ouvriers au mélange et au malaxage		échantillonneurs de l'industrie des aliments et boissons et produits
	de produits chimiques et de		assimilés
01.00	matières analogues	8227	Travailleurs de l'industrie des
9103	Ouvriers au filtre, au tamiseur et au séparateur dans le traitement de		boissons
	produits chimiques et de matières	8228	Manoeuvres et travailleurs assimilés
	analogues	0000	de l'industrie des aliments et boissons
8165	Ouvriers à la distillation, à la subli-	8229	Travailleurs de l'industrie des aliments et boissons et travailleurs
	mation et à la carbonisation de pro-		assimilés, n.c.a.
	duits chimiques et de matières		
		ററെ ന	
9167	analogues Grillours quisques et séchours de		ravailleurs de l'industrie du bois
8167	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de	S	auf pâte à papier et papier
8167	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières	S	auf pâte à papier et papier Contremaîtres: travailleurs de
	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage	S	auf pâte à papier et papier Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier
	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières	<b>8</b> 230	auf pâte à papier et papier  Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier
8171	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues	<b>8</b> 230	auf pâte à papier et papier Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier
8171	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits	8230 8231	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et
8171 8173	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues	8230 8231 8233	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés
8171 8173	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et	8230 8231 8233 8235	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois
8171 8173	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues	8230 8231 8233 8235	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et
8171 8173	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de	8230 8231 8233 8235	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du
8171 8173 8176	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues	8230 8231 8233 8235	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier
8171 8173 8176	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés	8231 8233 8233 8235 8236	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier
8171 8173 8176	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits	8231 8233 8233 8235 8236	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier
8171 8173 8176	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc,	8231 8233 8233 8235 8236	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Travailleurs de l'industrie du bois
8171 8173 8176 8178	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues	8231 8233 8233 8235 8236	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier
8171 8173 8176 8178	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du	8230 8231 8233 8235 8236 8238	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Travailleurs de l'industrie du bois
8171 8173 8176 8178	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique	8231 8233 8233 8235 8236 8238 8239	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier, n.c.a. ravailleurs de l'industrie de la pâte papier et du papier et travailleurs
8171 8173 8176 8178	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues, du pétrole, du caoutchouc, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues, n.c.a.	8231 8233 8233 8235 8236 8238 8239	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier, n.c.a. ravailleurs de l'industrie de la pâte
8171 8173 8176 8178	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs de l'industrie des	8230 8231 8233 8235 8236 8238 8239	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier et papier Cravailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier et papier et ravailleurs de l'andustrie de la pâte papier et du papier et travailleurs ssimilés Contremaîtres: travailleurs de
8171 8173 8176 8178	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues, n.c.a.  Travailleurs de l'industrie des aliments et boissons et	8230 8231 8233 8235 8236 8238 8239	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier et papier Contremaîtres: travailleurs de l'industrie de la pâte papier et du papier et du l'industrie de la pâte papier et du papier et du l'industrie de la pâte papier et du papier et du l'industrie de la pâte papier et du papier et du l'industrie de la pâte l'industrie de la pâte à papier et du
8171 8173 8176 8178 8179	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues, n.c.a.  Travailleurs de l'industrie des aliments et boissons et travailleurs assimilés	8231 8233 8235 8236 8238 8239 825 Taa	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et papier et du papier et travailleurs sesimilés  Contremaîtres: travailleurs de l'industrie de la pâte l'industrie de la pâte à papier et du papier et travailleurs de l'industrie de la pâte à papier et du papier et travailleurs assimilés
8171 8173 8176 8178 8179	Grilleurs, cuiseurs et sécheurs de produits chimiques et de matières analogues Ouvriers au concassage et au broyage de produits chimiques et de matières analogues Enduiseurs et calandreurs de produits chimiques et de matières analogues Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues Travailleurs spécialisés dans le traitement de produits chimiques, du pétrole, du caoutchouc, du plastique et de matières analogues, n.c.a.  Travailleurs de l'industrie des aliments et boissons et	8230 8231 8233 8235 8236 8238 8239 825 Taa 8250	Contremaîtres: travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Scieurs de bois d'oeuvre et travailleurs assimilés Ouvrier en contre-placage et travailleurs assimilés Ouvriers au traitement du bois Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier Travailleurs de l'industrie du bois sauf pâte à papier et papier et papier Contremaîtres: travailleurs de l'industrie de la pâte papier et du papier et du l'industrie de la pâte papier et du papier et du l'industrie de la pâte papier et du papier et du l'industrie de la pâte papier et du papier et du l'industrie de la pâte l'industrie de la pâte à papier et du

du papier

travailleurs assimilés

1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

	GROUPES ET GF	ROUPES DE BA	ASE
	Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'industrie de la pâte à papier et du papier Manoeuvres et travailleurs assimilés	GRAND G TRAVA CONNI	ROUPE 83 - USINEURS ET AILLEURS DES DOMAINES EXES
0200	de l'industrie de la pâte à papier et du papier	831 U	Isineurs de métaux
8259		8311 8313 8315 8316	Contremaîtres: usineurs de métaux Ajusteurs-outilleurs Machinistes et régleurs de machines- outils Conducteurs de machines-outils Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'usinage des métaux
826/827	Travailleurs du textile	8319	Usineurs de métaux, n.c.a.
8261 8263	Contremaîtres: travailleurs du textile Préparateurs de fibres textiles Fileurs et tordeurs de textiles Bobineurs et renvideurs de textiles		açonneurs et formeurs de métal auf les usineurs
8267	Tisserands Tricoteurs	8330	Contremaîtres: façonneurs et formeurs de métal, sauf les usineurs
8273	Blanchisseurs et teinturiers de textiles	8333	Forgerons Tôliers
	Finisseurs et calandreurs de textiles Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de produits textiles		Opérateurs de machines à façonner les métaux, n.c.a. Soudeurs et oxycoupeurs
	Manoeuvres et travailleurs assimilés dans le traitement de textiles		Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs du façonnage et du
8279	Travailleurs du textile, n.c.a.	8337	formage des métaux, sauf l'usinage Chaudronniers, tôliers et ouvriers en charpente métallique
		8339	Façonneurs et formeurs de métal, sauf les usineurs, n.c.a.
	utres travailleurs des industries de ansformation	835 T	ravailleurs du bois à la machine
8290	Contremaîtres: autres travailleurs des industries de transformation	8350	Contremaîtres: travailleurs du bois à la machine
	Travailleurs spécialisés dans le traitement du tabac		Modeleurs sur bois Scieurs de bois et travailleurs assimilés, n.c.a.
8295 8296	Ouvriers en peausserie et en fourrure Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs des industries de		Planeurs, tourneurs, façonneurs et travailleurs assimilés du bois
8298	transformation, n.c.a.  Manoeuvres et travailleurs assimilés des industries de transformation,		Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs dans le travail du bois à la machine
8299	n.c.a. Autres travailleurs des industries de		Ponceurs de bois Travailleurs du bois à la machine, n.c.a.

transformation, n.c.a.

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

837	Travailleurs spécialisés dans le
	travail de l'argile, du verre, de la
	pierre et des produits similaires

- 8370 Contremaîtres: travailleurs spécialisés dans le travail de l'argile, du verre, de la pierre et des produits similaires
- 8371 Ouvriers en taillage et en modelage de l'argile, du verre, de la pierre et des produits similaires
- 8373 Ouvriers en abrasion et polissage de l'argile, du verre, de la pierre et des produits similaires
- 8376 Înspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs du travail de l'argile, du verre, de la pierre et des produits similaires
- 8379 Travailleurs spécialisés dans le travail de l'argile, du verre, de la pierre et des produits similaires, n.c.a.

### 839 Autres usineurs et travailleurs des domaines connexes, n.c.a.

- 8390 Contremaîtres: autres usineurs et travailleurs des domaines connexes,
- 8391 Graveurs, acidograveurs et travailleurs assimilés, n.c.a.
- 8392 Limeurs, meuleurs, lustreurs, polisseurs et nettoyeurs, n.c.a.
- 8395 Modeleurs et mouleurs, n.c.a.
- 8396 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de l'usinage de produits, n.c.a.
- 8399 Autres usineurs et travailleurs des domaines connexes, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 85 - TRAVAILLEURS SPÉCIALISÉS DANS LA FABRICATION, LE MONTAGE ET LA RÉPARATION DE PRODUITS

- 851/852 Travailleurs spécialisés dans la fabrication et le montage de produits métalliques, n.c.a.
  - 8510 Contremaîtres: travailleurs spécialisés dans la fabrication et le montage de produits métalliques,
  - 8511 Fabricants et monteurs de moteurs et matériel connexe, n.c.a.

- 8513 Fabricants et monteurs de véhicules automobiles, n.c.a.
- 8515 Fabricants et monteurs d'aéronefs,
- 8523 Fabricants et monteurs de machines industrielles, agricoles, de construction et autres, n.c.a.
- 8525 Fabricants et monteurs de machines de bureau, n.c.a.
- 8526 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de la fabrication et du montage de produits métalliques, n.c.a.
- 8527 Fabricants et monteurs d'instruments de précision et de matériel connexe, n.c.a.
- 8528 Manoeuvres et travailleurs assimilés de la fabrication et du montage de produits métalliques, n.c.a.
- 8529 Autres travailleurs spécialisés dans la fabrication et le montage de produits métalliques, n.c.a.

# 853 Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage, l'installation et la réparation d'appareils électriques, électroniques et de matériel connexe

- 8530 Contremaîtres: travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage, l'installation et la réparation d'appareils électriques, électroniques et de matériel connexe
- 8531 Travailleurs spécialisés dans la fabrication et le montage de matériel électrique
- 8533 Installateurs et réparateurs d'appareils électriques et de matériel connexe, n.c.a.
- 8534 Travailleurs spécialisés dans la fabrication et le montage de matériel électronique
- 8535 Installateurs et réparateurs d'appareils électroniques et de matériel connexe, n.c.a.
- 8536 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de la fabrication, du montage, de l'installation et de la réparation d'appareils électriques, électroniques et de matériel connexe
- 8537 Dépanneurs de radios et de téléviseurs

1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

	LISTE DES GRAN GROUPES ET
8538	Manoeuvres et travailleurs assimilés de la fabrication, du montage, de l'installation et de la réparation d'appareils électriques, électroniques et de matériel connexe
8539	Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage, l'installation et la réparation d'appareils électriques, électroniques et de matériel connexe, n.c.a.
fa	ravailleurs spécialisés dans la brication, le montage et la éparation de produits en bois
8540	Contremaîtres: travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation de produits en bois
8541 8546	Ébénistes et menuisiers Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de la fabrication, du montage et de la réparation de produits en bois
8548	Manoeuvres et travailleurs assimilés de la fabrication, du montage et de la réparation de produits en bois
8549	Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation de produits en bois, n.c.a.
55/856	Travailleurs spécialisés dans la

855/856	Travailleurs spécialisés dans la
	confection, le montage et la
	réparation de produits en
	textile, en fourrure et en cuir

- 8550 Contremaîtres: travailleurs spécialisés dans la confection, le montage et la réparation de produits en textile, en fourrure et en cuir
- 8551 Modeleurs, traceurs et coupeurs de produits en textile, en fourrure et en cuir
- 8553 Tailleurs et couturiers
- 8555 Fourreurs
- 8557 Modistes et fabricants de chapeaux
- 8561 Cordonniers et travailleurs de la chaussure
- 8562 Rembourreurs
- 8563 Opérateurs de machines à coudre les produits en textile et le matériel connexe

- 8566 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de la confection, du montage et de la réparation de produits en textile, en fourrure et en cuir
- 8568 Manoeuvres et travailleurs assimilés de la confection, du montage et de la réparation de produits en textile, en fourrure et en cuir
- 8569 Travailleurs spécialisés dans la confection, le montage et la réparation de produits en textile, en fourrure et en cuir, n.c.a.

# 857 Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires

- 8570 Contremaîtres: travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires
- 8571 Assembleurs et colleurs d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires
- 8573 Mouleurs d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires
- 8575 Coupeurs et finisseurs d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires
- 8576 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs de la fabrication, du montage et de la réparation d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires
- 8578 Manoeuvres et travailleurs assimilés de la fabrication, du montage et de la réparation d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires
- 8579 Travailleurs spécialisés dans la fabrication, le montage et la réparation d'articles de caoutchouc, de plastique et de produits similaires, n.c.a.

#### 858 Mécaniciens et réparateurs, n.c.a.

8580 Contremaîtres: mécaniciens et réparateurs, n.c.a.

8711 Excavateurs, niveleurs et travailleurs

#### CLASSIFICATION DES PROFESSIONS

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

0002	véhicules automobiles		assimilés
8582	Mécaniciens et réparateurs d'aéronefs	8713	Paveurs, poseurs de revêtement
	Mécaniciens et réparateurs de		routier et travailleurs assimilés
	matériel ferroviaire	8715	Cheminots
8584	Mécaniciens et réparateurs de	8718	Manoeuvres et travailleurs assimilés
	machines industrielles, agricoles et de		de l'excavation, du nivellement et d
	construction		pavage
8585	Mécaniciens et réparateurs de	8719	Excavateurs, niveleurs, paveurs e
	machines de bureau et de matériel		travailleurs assimilés, n.c.a.
	mécanographique		
8586	Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et		
	échantillonneurs de la réparation du		
	matériel mécanique, n.c.a.		
	Réparateurs de montres et d'horloges		Ionteurs, installateurs et
8588	Mécaniciens et réparateurs d'instru-		éparateurs de matériel électrique,
	ments de précision		'éclairage et de communications
8589	Autres mécaniciens et réparateurs,	p	ar fil
	n.c.a.		
		8730	Contremaîtres: monteurs, installa-
	utres travailleurs spécialisés dans		teurs et réparateurs de matériel
	a fabrication, le montage et la		électrique, d'éclairage et de communi
r	éparation de produits	0791	cations par fil
0500	Contremaîtres: autres travailleurs	8/31	Poseurs de lignes électriques et travailleurs assimilés
0990	spécialisés dans la fabrication, le	9799	Électriciens d'installation et
	montage et la réparation de produits	0133	d'entretien
8591	Joailliers et orfèvres	8735	Installateurs et réparateurs de lignes
	Fabricants, monteurs et réparateurs	0100	de communications par fil et matérie
0002	d'embarcations		connexe
8593	Fabricants et assembleurs de produits	8736	Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et
0000	en papier		échantillonneurs du montage, de
8595	Peintres et décorateurs, n.c.a.		l'installation et réparation du
	Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et		matériel électrique, d'éclairage et de
	échantillonneurs de la fabrication, du		communications par fil
	montage et de la réparation de	8738	Manoeuvres et travailleurs assimilé
	produits, n.c.a.		du montage, de l'installation et de la
8598	Manoeuvres et travailleurs assimilés		réparation du matériel électrique
	de la fabrication, du montage et de la		d'éclairage et de communications pa
	réparation de produits, n.c.a.		fil
8599		8739	Monteurs, installateurs et
	la fabrication, le montage et la		réparateurs de matériel électrique
	rénaration de produits n c a		d'éclairage et de communications na

#### GRAND GROUPE 87 - TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT

8581 Mécaniciens et réparateurs de

### 871 Excavateurs, niveleurs, paveurs et travailleurs assimilés

8710 Contremaîtres: excavateurs, niveleurs, paveurs et travailleurs assimilés

#### 878/879 Autres travailleurs du bâtiment

fil, n.c.a.

8780 Contremaîtres: autres travailleurs du bâtiment

8781 Charpentiers et travailleurs assimilés 8782 Briqueteurs, maçons et carreleurs

1980

### LISTE DES GRANDS GROUPES SOUS

	GROUPES ET G	ROUPES DE BA	ASE
	Ouvriers en finissage du béton et travailleurs assimilés	9155 9157	Matelots de pont Personnel de chaufferie et de chambr
	Plâtriers et travailleurs assimilés		des machines
	Peintres, tapissiers et travailleurs assimilés	9159	Personnel d'exploitation des trans- ports maritimes, n.c.a.
8786	Travailleurs spécialisés dans		
8787	l'isolation Ouvriers en couverture, en	917 P	ersonnel d'exploitation des
0101	imperméabilisation et	LI	ansports routiers
	travailleurs assimilés	9170	Contremaîtres: personnel d'exploi-
8791	Plombiers, tuyauteurs et travailleurs		tation des transports routiers
	assimilés	9171	Conducteurs d'autobus
	Monteurs de charpentes métalliques	9173	Chauffeurs privés et de taxi
	Vitriers	9175	Conducteurs de camion
8796	Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et	9179	Personnel d'exploitation des trans-
	échantillonneurs dans la construc- tion, n.c.a.		ports routiers, n.c.a.
8798	Manoeuvres et travailleurs assimilés	919 A	utre personnel d'exploitation des
0100	dans la construction, n.c.a.		ansports
8799	Autres travailleurs du bâtiment,		,
	n.c.a.		
		9190	Contremaîtres: autre personnel
	ROUPE 91 - PERSONNEL		d'exploitation des transports
D'EXP	LOITATION DES TRANSPORTS	9191	Conducteurs de métro et tramways
911 P	Personnel d'exploitation des	9193	Mécaniciens et conducteurs de
	ransports aériens		locomotive sauf transport ferroviaire
		0100	Autre personnel d'exploitation des
9110	Contremaîtres: personnel d'exploi-	3133	transports, n.c.a.
	tation des transports aériens		V. C. 10 P. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
9111	Pilotes d'avions, navigateurs et		
0110	mécaniciens navigants		
9113	Personnel de soutien des transports		ROUPE 93 - MANUTENTION-
0110	aériens Personnel d'exploitation des		SETTRAVAILLEURS
3113	transports aériens, n.c.a.	ASSIM	ILÉS, N.C.A.
	*		
913 P	Personnel d'exploitation des	931 M	Ianutentionnaires et travailleurs
tı	ransports ferroviaires		ssimilés, n.c.a.
9130	Contremaîtres: personnel		
	d'exploitation des transports	9310	Contremaîtres: manutentionnaires et
	ferroviaires		travailleurs assimilés, n.c.a.
9131	Mécaniciens et chauffeurs de	9311	Conducteurs d'appareils de levage,
	locomotive		n.c.a.
9133	Chefs de train et serre-freins	9313	Arrimeurs, débardeurs et manuten-
9135	Personnel de soutien des transports	0214	tionnaires de fret Manutentionnaires de colis, n.c.a.
0120	ferroviaires Personnel d'exploitation des trans-	9314	Conducteurs d'appareils de manu-
9139	ports ferroviaires, n.c.a.	9313	tention, n.c.a.
		9317	Emballeurs, n.c.a.
915 P	Personnel d'exploitation des	9318	Manoeuvres, manutentionnaires et
tı	ransports maritimes	0.010	travailleurs assimilés, n.c.a.

#### 9151 Officiers de pont

9153 Officiers mécaniciens de navire

travailleurs assimilés, n.c.a. 9319 Autres manutentionnaires et

travailleurs assimilés, n.c.a.

#### 1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

#### GRAND GROUPE 95 - AUTRES OUVRIERS QUALIFIÉS ET CONDUCTEURS DE MACHINES

#### 951 Imprimeurs et travailleurs assimilés

- 9510 Contremaîtres: imprimeurs et travailleurs assimilés
- 9511 Typographes et compositeurs
- 9512 Conducteurs de presses à imprimer
- 9513 Stéréotypeurs et électrotypeurs
- 9514 Graveurs en imprimerie sauf photograveurs
- 9515 Photograveurs et travailleurs assimilés
- 9517 Relieurs et travailleurs assimilés
- 9518 Manoeuvres et travailleurs assimilés de l'imprimerie et des domaines connexes
- 9519 Imprimeurs et travailleurs assimilés, n.c.a.

## 953 Mécaniciens de machines et d'installations fixes et travailleurs

- 9530 Contremaîtres: mécaniciens de machines et d'installations fixes et travailleurs assimilés
- 9531 Conducteurs d'installations de centrale électrique
- 9539 Mécaniciens de machines et d'installations fixes et travailleurs assimilés, n.c.a.

# 955 Opérateurs de matériel électronique et de matériel de communication, n.c.a.

- 9550 Contremaîtres: opérateurs de matériel électronique et de matériel de communication, n.c.a.
- 9551 Opérateurs d'appareils de radiodiffusion et de télédiffusion
- 9553 Télégraphistes
- 9555 Opérateurs d'appareils d'enregistrement et de reproduction vidéo et sonores
- 9557 Projectionnistes de cinéma
- 9559 Autres opérateurs de matériel électronique et de matériel de communication, n.c.a.

### 959 Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines, n.c.a.

- 9590 Contremaîtres: autres ouvriers qualifés et conducteurs de machines, n.c.a.
- 9591 Ouvriers en développement photographique
- 9599 Autres ouvriers qualifiés et conducteurs de machines, n.c.a.

#### GRAND GROUPE 99 - TRAVAILLEURS NON CLASSÉS AILLEURS

#### 991 Travailleurs non classés ailleurs

- 9910 Surveillants et contremaîtres: n.c.a.
- 9916 Inspecteurs, vérificateurs, trieurs et échantillonneurs: n.c.a.
- 9918 (9921-9926) Manoeuvres et travailleurs assimilés, n.c.a. (dans les activités économiques suivantes):
  - 9921 Industries manufacturières
  - 9922 Transports, communications et autres services publics
  - 9923 Commerce
  - 9924 Services socio-culturels, commerciaux et personnels
  - 9925 Administration publique et défense
  - 9926 Autres activités économiques et non précisées(4)
- 9919 Autres travailleurs, n.c.a.

1980

#### LISTE DES GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE

#### RENVOIS

- (1) Y compris l'industrie du bois, l'industrie du meuble et des articles d'ameublement, la première transformation des métaux, la fabrication de produits en métal (sauf machines et équipement de transport), la fabrication de machines (sauf électriques), la fabrication d'équipement de transport, la fabrication de produits électriques et la fabrication de produits minéraux non métalliques.
- (2) Y compris l'industrie des aliments et boissons, l'industrie du tabac, l'industrie du caoutchouc et produits en matière plastique, l'industrie du cuir, l'industrie textile, la bonneterie, l'industrie de l'habillement, l'industrie du papier et activités annexes, l'imprimerie, l'édition et activités annexes, la fabrication de produits du pétrole et du charbon, l'industrie chimique et les industries manufacturières diverses.
- (3) Y compris les activités indéterminées et imprécises, agriculture, forêts, chasse et pêche, finances, assurances et affaires immobilières et administration publique et défense.
- (4) Y compris les activités indéterminées et imprécises, agriculture, forêts, chasse et pêche, mines (y compris broyage), carrières et puits de pétrole, bâtiment et travaux publics et finances, assurances et affaires immobilières.

n.c.a. = non classés ailleurs.



#### OÙ NOUS TROUVER?

Les centres régionaux de consultation de Statistique Canada offrent la gamme complète des produits et services du recensement. On y trouve une bibliothèque et un comptoir de vente où les utilisateurs peuvent consulter ou acheter des publications du recensement, des disquettes de micro-ordinateurs, des microfiches, des cartes et plus encore. Chaque centre vous offre la possibilité d'extraire de l'information des systèmes de retrait de données automatisées CANSIM et TELICHART de Statistique Canada. Un service de renseignements téléphonique est également disponible; ce service est gratuit pour les clients se trouvant à l'extérieur des services d'appel locaux. On y offre également plusieurs autres services utiles, allant des séminaires aux consultations. Pour obtenir des renseignements, téléphonez ou écrivez au centre de consultation de votre région. Pour une description concise des produits et services du recensement de 1986, se reporter à la section "Lignes directrices pour l'utilisation de cette publication".

TERRE-NEUVE ET LABRADOR Services consultatifs Statistique Canada Edifice Viking, 3º étage Chemin Crosbie St. John's (Terre-Neuve) A1B 3P2 Appel local: 709-772-4073 Service d'appel sans frais: 1-800-563-4255

MARITIMES
Services consultatifs
Statistique Canada
Centre North American Life
1770, rue Market
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3M3
Appel local: 902-426-5331
Service d'appel sans frais: 1-800-565-7192

QUÉBEC
Services consultatifs
Statistique Canada
Complexe Guy Favreau
200 ouest, boul. René-Lévesque
Pièce 412, Tour est
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Appel local: 514-283-5725
Service d'appel sans frais: 1-800-361-2831

RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE Centre de consultation statistique (RCN) Statistique Canada Entrée principale Édifice R.H. Coats Parc Tunney Ottawa (Ontario) K1A 0T6 Appel local: 613-951-8116 Si vous devez faire des appels interurbains, composez le numéro sans frais de votre province.

ONTARIO
Services consultatifs
Statistique Canada
Edifice Arthur Meighen, 10e étage
25 est, avenue St. Clair
Toronto (Ontario) M4T 1M4
Appel local: 416-973-6586
Service d'appel sans frais: 1-800-268-1151

NIPISSING (Ontario) Services consultatifs Statistique Canada Centre d'administration civique 225, rue Holditch Sturgeon Falls (Ontario) P0H 2G0 Appel local: 705-753-3200 Si vous devez faire des appels interurbains, composez le numéro sans frais indiqué ci-dessus pour les résidents de l'Ontario.

MANITOBA
Services consultatifs
Statistique Canada
6º étage, Bureau de poste principal
266, avenue Graham
Winnipeg (Manitoba) R3C 0K4
Appel local: 204-983-4020
Service d'appel sans frais: 1-800-542-3404

SASKATCHEWAN
Services consultatifs
Statistique Canada
9º étage, Tour Avord
2002, avenue Victoria
Regina (Saskatchewan) S4P 0R7
Appel local: 306-780-5405
Service d'appel sans frais: 1-800-667-7164

ALBERTA ET TERRITOIRES DU NORD-OUEST Services consultatifs Statistique Canada Park Square, 8º étage 10001, Bellamy Hill Edmonton (Alberta) T5J 3B6 Appel local: 403-495-3027 Service d'appel sans frais: 1-800-282-3907 Appel à frais virés T. N.-O.: 403-495-3028

SUD DE L'ALBERTA (CALGARY)
Services consultatifs
Statistique Canada
C.P. 2390, succursale M
Pièce 245
220 sud-est, 4e avenue
Calgary (Alberta) T2P 3C1
Appel local: 403-292-6717
Service d'appel sans frais: 1-800-472-9708

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON Services consultatifs Statistique Canada 3e étage, Edifice fédéral Centre Sinclair, pièce 440F 757 ouest, rue Hastings Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3C9 Appel local: 604-666-3691 Service d'appel sans frais: (sauf Atlin, C.-B.) 1-800-663-1551 Yukon et Atlin, C.-B.: Zénith 08913





#### Note(s)

Occupation data for 1986 are based on the 1980 Standard Occupational Classification.

Occupations with less than 250 males or females are not shown separately but are included in the totals of major groups and minor groups.

Median age is based on unrounded data by age groups.

See Appendix for occupation descriptions.

- Excludes 1986 Census data for one or more incompletely enumerated Indian reserves or Indian settlements. For estimates of the missed population and dwellings, see Special Notes.
- Nil or zero.
- XXX Figures suppressed to protect confidentiality.
  - . Figures not appropriate or not applicable.
- The median could not be calculated as it occurred in an open-ended class.

#### Footnote(s)

- [1]...Unemployed persons 15 years of age and over, who have never worked or who had worked only prior to January 1, 1985.
- (2) ... This category is also referred to as the "Experienced labour force".
- (3)...Designates computer assignment of the "not stated" to occupation minor groups on the basis of selected socio-economic characteristics.
- (4)...See "Occupation" in the Special Notes section.

#### Abbreviation(s)

n.e.c.= not elsewhere classified.

#### Nota

Les données des professions de 1986 sont basées d'après la Classification type des professions, 1980.

Les professions regroupant moins de 250 hommes ou femmes ne sont pas indiquées séparément mais sont incluses dans les totaux des grands groupes et des sous-groupes.

L'âge médian est calculé à partir des données non arrondies par groupe d'âge.

Voir l'annexe pour la description des professions.

- Ne comprend pas les données du recensement de 1985 pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour une estimation de la population et des logements manquants, voir Notes spéciales.
- Néant ou zéro.
- XXX Nombres supprimés afin de protéger la confidentialité.
- ... N'ayant pas lieu de figurer.
- Il est impossible de calculer la médiane car elle se trouve dens une des classes ouvertes de répartition utilisée pour calculer la médiane.

#### Renvoi(s)

- ...Personnes en chômage de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé ou ont travaillé seulement avant le ler janvier 1985.
- (2)...On nomme aussi cette catégorie "population active expérimentée".
- (3)...Désigne les assignations par ordinateur des catégories "non déclarées" aux sous-groupes des professions selon certaines caractéristiques socio-économiques.
- (4) ... Voir "Profession" dans la section Notes spéciales.

#### Abréviation(s)

n.c.a.= non classés ailteurs.



# Decisions Décisions

La base de données du recensement de 1986

DECISION DATA: The 1986 Census Data Base provides the definitive picture of Canada today and a Focus for the Future. Census products offer researchers, policy analysts and other decision makers maximum flexibility using a core data base together with a range of customized products: vital keys to quality research and good planning.

A corporation is scouting Canada for places to sell summer and winter sporting goods. Seeking target markets that conform to its client profiles, this company will need to look at incomes, occupation, age groups and even family structure to find the best locations. The Census Customized Service designed a package to meet the criteria.

A community association was asked to advise the municipal parks committee on the recreation plan for their area. Using census data on family formation, size and standard of living, the association concluded that a children's play area would be under used by the mostly older, working population. They proposed revenue-generating sports facilities be built instead.

Find out more about the 1986 Census Data Service from your nearest Statistics Canada Regional Office. ONNÉES DÉCISIVES: La base de données du rece ment de 1986 permet de brosser un portrait définitif du Car. d'aujourd'hui et de faire voile vers l'avenir. Les produit recensement offrent aux recherchistes, aux analystes des po' ques et à d'autres décideurs un maximum de souplesser, ce grâce à la base de données et à un éventail de proc u personnalisés, secrets d'une recherche de qualité et d'obonne planification.

Une compagnie parcourt le Canada à la recherche de points de vente d'équipement sportif d'été et d'hiver. Pour déterminer les marchés cibles répondant au profil de sa clientèle, bref, les meilleurs emplacements, cette compagnie devra passer en revue les données sur le revenu, la profession, les groupes d'âges et même la composition des familles. Le Service personnalisé du recensement répond précisément à ces besoins.

Une association commonautaire devait conseiller le communicipal des parcs sur le plan or récréation de leur région. En utisant les données du recensemen sur la formation et la taille des familles ainsi que sur le niveau vie, l'association devait conclui qu'une aire de jeux pour les enfants serait sous-utilisée par plupart des travailleurs et persones plus âgées. L'association a donc proposé à la place la création d'installations sportives à but lucratif.



Pour de plus amples renseignements au sujet du Service de données du recensement, veuillez communiquer avec le bureau régional de Statistique Canada le plus près de chez vou

128

nsc in in in in in in in

u-nii 1 de de de

